جے ہنٹن نولز

کأشر ترجمہ

پروفیسر بشر بشیر

جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز سرینگر

فوک ٹیلز آف کشمیر

جے ہنٹن نولز

کاشُر ترجمہٕ

پروفیسر بشٓر بشیر

جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوئجز

کتابہٕ ہُنذ ناو	:	فوک ٹیلز آف کشمیر
مصنف	:	جے، ہنٹن، نولز
کأشُر ترجمہٕ	:	پروفیسر بشر بشیر
ادارت	:	جاوید اقبال (ایڈیٹر)
		ڈاکٹر گلزار احمد راتھر (اسسٹنٹ ایڈیٹر)
پبلی کیشن آفیسر	:	ڈاکٹر شازیہ بشیر
کمپیوٹر کمپوزنگ	:	محمد اسماعیل
چھپن وری	:	۲۰۲۰ء
مول	:	۲۵۰/روپیہ

فہرست

عرضِ ناشر

کأشرِس لُکہٕ ادبس متعلق کُنہِ تہِ سنجید تحقیقی کامہٕ یا اتھ پیٹھ مِنی کُنہِ سوٚ مبرنہٕ ہُنٛد سرنامہٕ لیکھنہٕ وِزِیُس گوڈِنکےٚ جملہٕ کأنسہِ تہِ لِکھأرِس پانس کُن کل کڈِ سہٕ چھُ ہے جے ہنٹن نولزنہِ فوک ٹیلز آف کشمیر کہِ (FolkTalesofKashmir) پیش لفظُک ڈُسلابہٕ جملہٕ یُس کُنہِ ترجمہٕ تہِ تبدیلیہٕ ورأے یتھ جایہٕ درج کرُن مُنأسب چھُ:

KASHMIR as a field of Folk lore literature is, perhaps, not surpassedinfertilitybyanyothercountryintheworld.

کأشرِن لُکہٕ کتھن ہِنٛز گوڈنٛچ سوٚمبرن تیار کرنُک فخر چھُ أمی ہِسے یورپی مأہرِ مشرقیاتس۔ ژہأٹھن کأشرِن ڈلیلن ہُنٛد انگریزی ترجمہٕ کرِتھ لیوٚکھ تِمی ۲۸/ اپریل ۱۸۸۷ء امیُک پیش لفظ تہٕ ۱۸۹۳ء منٛز سپز کِگن پال، ٹرینچ، ٹروبنر کمپنی (Kegan Paul,Trench,Trubner&CoLtd) طرفہٕ لندنہٕ پیٹھ چھاپ تہٕ شایع۔ نولز اوس عیسأے مذہبی مُبلغ تہِ مشنری بیٚیہٕ ذأتی آوریرأستھ تہِ سپُد کأشُر لُکہٕ ادبہٕ کہِ معیارتہِ مقدارٕ کنۍ تیوٚت مُتأثر زِ ژوٚن ؤرِیَن کشیرِ منٛز ٹھہرنس دوران دِتُن یہِ اہم کارنامہٕ انجام۔حق چھُ یہِ زِ امی کتابہٕ ہِنٛدی کنۍ چھُ سہٕ ازتہِ مشہور۔یہِ کتھ تہِ ہکوٚ ؤنتھ زِ یہِ کیٛژھ ہاتہِ أمی یوٚر ریپن یہِ کأم انجام دِتھ کشیرِ دیُت تِمہِ کھوتہٕ چھُ تس یہِ کشیرِ ہُنٛد بوٚڈ

دیُت زِامہٕ کُنہِ پیچ تس زیادٕ ے ناماوأری۔

نولزِ پتہٕ ییمی دوٚیم یوٗرپی عالمن کأشرِ بن لُکہٕ کتھن کُن خاص پأٹھی توجہ دیُت سہٕ اوس ڈاکٹر سر آرل سٹائن۔ سہٕ اوس ڈاکٹر بُہلرُن شاگرد۔ بُہلرن یُو دوٚے سبٹھاہ نأدِر کتابن ہندی قلمی نُسخہٕ کشیرِ پیٹھ ژُتھ نی، تاہم میوٗل نہٕ تس کلہن سنٛزِ شُہرہٕ آفاق تصنیف راج ترنگنی ہُنٛد نُسخہٕ۔ حالانکہِ تٕمی اوس یہِ ییٚتہٕ وُچھمُت تہٕ۔ اَمہِ کے مارِمَتہٕ آو ۱۸۸۸ء منٛز یور سِٹائن تہٕ تس آے ۱۸۸۹ء ہس منٛز مہاراجہ پرتاب سنگھنِس ہدایتس تحت گورنر سورج کول سنٛدِ ذٔرِ راج ترنگنی ہندی سأری دستیاب نُسخہٕ آیٚنہ تھاونہٕ۔ سٹائن نی کشیرِ پیٹھ ساڈ ترٛے ہتھ پیٹھی نأدر کتابن ہندی قلمی نُسخہٕ تہٕ ۱۹۱۱ء ہس منٛز کٔرِن آکسفورڈ یوٗنیورسٹیہ حوالہٕ۔ پنڈت گووند کول تہٕ پنڈت مکندرام سنٛزِ مَدتہٕ کوٚر تٔمی ۱۸۹۲ء ہس منٛز راج ترنگنی ہُنٛد چھاپنہٕ خأطرٕ نُسخہٕ تیار۔ اَمہِ ہِر یمانہٕ یمہٕ کینٛہہ ییٚنہٕ علمی تہٕ ادبی کارنامہٕ ییٚتہٕ انجام دِتی تِتھ منٛز چھےٚ تِمن لُکہٕ کتھن ہنٛز سوٚمبرن یمہٕ تٕمی حاتم تِلہٕ وأنی ناوِ کس شخصس نِشہِ بوزِ تہٕ تٔمی یِنٛدِ یہِ بِلجس منٛز ریکارڈ کٔرِتھ تہٕ وَکھنِٕ تہٕ وبوٗھنےٚ کٔرِتھ (Hatem's Tales) ناوِ شایع کرِ۔ یتھ منٛز کُہہ (۱۱) ڈٔلیلہٕ شأمل چھےٚ۔ جموں و کشمیر کلچرل اکیڈیمی چھ یہِ فخر زِ راج ترنگنی ہُنٛد کأشُر ترجمہٕ چھ گوڈٕ ے ترٛٛین جِلدن منٛز شایع کرنہٕ آمُت تہٕ حاتم ٹیلز تہِ چھےٚ گوڈٕ ے تسلیم شُدٕ کأشرِس رسم الخط منٛز چھاپ تہٕ شایع کرنہٕ آمٕژ۔ اکیڈیمی چھےٚ کأشرِ بن لُکہٕ کتھن تہٕ لُکہٕ بأتن ہنٛز کِہیا سوٚمبرنہٕ تیار کٔرِتھ شایع کرِمٕژ۔ ہتٛن نولزن یمہٕ کأشرٕ لُکہٕ ڈٔلیلہٕ سبٹھاہ محنتہٕ پتہٕ جمع کٔرِتھ انگریزی پأٹھی شایع آسہٕ کرِمٕژ، تِمہٕ واپس پننہِ آگُرزبأنی منٛز مُنتقل کرُن کام اُس باقے۔ یہِ اہم کأم ما

آسہٕ ہے یِیمہٕ وجہ، کِنز تہٕ پتھے پہن رؤزہو زِ یِیمہٕ ڈلیلہٕ آسہٕ ترجمہٕ چہ صؤرِژ منز سائی تھے، لہذا آو گوڈٕ تِمہٕ لگہٕ کتھ چھاپ کرنک سٔز کرنہٕ یم نہٕ اوٗت تانٔ لکھنہٕ تہٕ چھاپ آسہٕ کرنہٕ آمٕژ۔

FolkTalesofKashmir کتابہٕ ہُند کأشُر ترجمہٕ پرن والین تانٔ واتناونس منز چھِ اَسی خوشی محسوس کران۔ یہٕ ترجمہٕ چھُ کأشرِ زبأنی ہِنٛدی ناموراَدیب تہٕ ووستاد پروفیسر بشر بشیر صأبن کوٚر مُت یمو راج ترنگنی ہِنٛدِ بیشترِ حصُک کأشُر ترجمہٕ کوٚر تہٕ یُس اکیڈیمی طرفہٕ شایع چھُ سپُد مُت۔

یہٕ ہِنٛدی بیٚیہٕ کینٛہہ اہم ترجمہٕ چھِ ساہتیہ اکادمی دِلہِ تہٕ جموں و کشمیر کلچرل اکیڈیمی طرفہٕ شایع کرنہٕ آمتی، یِمن منز ''مجموع التواریخ'' مصنف بیربل کاچرو، ''سونتھ سبزار تہٕ دلبر'' (باغ و بہار: میر اَمن)، ''میأنِس دوٗنس چھُ وُنہِ سبزار (Our Tree still grow in Dehra-Ruskin Bond) وغأرٕ شأمِل چھِ۔ وومید چھےٚ زِ پرن والین کھسہِ یہِ کأم ٹارِ تہٕ تحقیق کارتہٕ نقاد ہمبس سو دِلہٕ سام۔

منیرالاسلام (کےاےایس)

سیکریٹری

گوڈ کتھ

لُکہٕ ادب چُھنہٕ کُنہِ تہٕ قومہٕ کہِ اجتمأعی لاشعورُک تہٕ نفسیأتی رٗ وی یک أنہٕ ماننہٕ یِوان، یتھ منٛز نہٕ صرف ماضی تہٕ حالہٕ کِمن واقعہن ہنٛز عکأسی چھےٚ سپدان تہٕ تِمن متعلق خوشی یا ژٕھپہِ کِمن جذبن تہٕ احساسن ہنٛز باوتھ چھےٚ میلان بلکہٕ چُھ اتھ منٛز مستقبل خأطرٕ اُمیدن تہٕ آرزوٕیَن ہُنٛد تہِ سیٚدسیوٚ دیاورگہٕ پأٹھی اظہار میلان۔ یۄہے چُھ وجہ زِ لُکہٕ ادب چُھ قومن ہُنٛد توأریخ، تِہُنٛد سوچ تہٕ نفسیأتی رٗ وِیہِ زانٛنگ ماخذ تہٕ ذریعہٕ تسلیم کرنہٕ یِوان۔ کٔشیر، کأشرِس ثقافت تہٕ توأریخس ستی دلچسپی تھاون والیو واریاہو دأنشورو چھےٚ ییٚتہِ کہِ لُکہٕ ادبہٕ کہِ حوالہٕ کأشرین ہنٛزٕ دأنشمندی تہٕ فہم وادراکس متعلق دلچسپ تہٕ قأبلِ توجہ کتھہٕ لیچھمٕژٕ۔

لُکہٕ ادبچ روایت نسل درنسل قأیم تہٕ متوأتر روزنس منٛز چُھ امیُک تفریحی عنصر کأفی اہمیت تھاوان۔ موجودٕ زمانس منٛز ییلہِ تفریحکی نوٕ نوٕ ذریعہٕ تہٕ وسیلہٕ مُروج سپدِ تمہٕ کِنہِ ہیٚتِن تِتھی نظریہِ تہٕ ثقافتی پہلو عالمی سطحس پیٹھ مُشتہر تہٕ عام سپدٕنی یِمن ہُنٛد تعلق تِتھین قومن ستی چُھ یِمن موجودٕ دورس منٛز مأمی اعتبارٕ تہٕ تکنیکی ذریعن پیٹھ اجارٕ دأری حأصل چھےٚ۔ امیُک اکھ منطقی نتیجہٕ ہیکہِ یہِ أستھ زِ کیٚنژن ژھٕٹن تہٕ علاقن منٛز ساسہٕ واد

ۄ رِیَن ہِنٛدِ بن انسأنی تجربن پٮ۪ٹھ مبنی یادداشتن ہِنٛدِس بڑ ۄنہہ کُن تہٕ سِلسِلس منٛز ۄشوٲرِ یِو کِنٛہہ ہیٚتِھن یِم مِلساونہٕ یِنہٕ۔ جموں و کشمیر کلچرل اکیڈیمی قأیِم سپدنہٕ پٮ۪ٹھے رُوٗد یِہ اِدارٕ یِمہٕ خطہٕ کِس ثقافتی وِرثس رٲچھ کرنس تہٕ پوچھرٕ دِنس منٛز پرٛتھ ممکن حدس تام پننۍ کوٗشش جٲری تھاوِتھ۔ اتھ سِلسِلس منٛز رُوٗد یِہ اِدارٕ لُکہٕ ادبہٕ چین مختلف صِنفن منٛز موجود سرمایہ جمع کٔرِتھ شایع کران۔ وُنیک تام آیہٕ کٲشرِ لُکہٕ بٲتن، لُکہٕ کتھن، شُری بٲتن بیترِ پٮ۪ٹھ مشتمل درجن وادسوٗمبرنہٕ چھاپ کٔرِتھ محفوٗظ کرنہٕ۔ کٲشرِ لُکہٕ کتھن پٮ۪ٹھ مشتمل یہِ سوٗمبرن تہٕ چھےٚ امے سِلسِلُک اکھ کوٗر۔ یتھ کتابہٕ منٛز موجود ۄلیلہٕ آسہٕ گوڈنکہٕ پھِرِ ناماوار عالِم ہنٛزن نولزن سوٗمبراوِمژٕ تہٕ انگریزی ترجمہٕ کٔرِتھ شایع کرِمژٕ۔

دِرِدس کتاب چھےٚ واپس پننہٕ آگرِ زبٲنۍ منٛز یِمہٕ ۄلیلہٕ پھِرٕ نِچ کوٗشش۔ یتھ منٛز یِہٕ خیال تھاونہٕ آو زِ اَسی روزو انگریزی متنس نکہٕ ڈکھ، تِکیازِ یِمہٕ آیہٕ یِمہٕ کہانیہٕ انگریزی زبٲنۍ منٛز ترتیب چھےٚ دِنہٕ آمژٕ، سُہ چھُ سون ۄنی کینٛہ ماخذ تہٕ اَمہٕ نِشہٕ انحراف کرُن چھُنہٕ انصافکۍ تقاضہٕ پوٗرٕ کران۔

ۄمید چھےٚ زِ پرن وٲلۍ ہاون کٲشرِ لُکہٕ کتھن پٮ۪ٹھ مبنی یتھ جِلدس سٟتۍ تہٕ دلچسپی تہٕ لُکہٕ ادبس پٮ۪ٹھ تحقیق کرن والین تہٕ لگہِ یِہ بکار۔

جاوید اقبال

ایڈیٹر

ترجمہٕ کارٕس منز گوڈٕ گتھ

کٲشِر چھےٚ پَتہٕ وَتھ پَنہٕ نوٗ خصوٗصیژ وٕ کِنۍ مشہوٗر تہٕ اَمہٕ کِنۍ چھےٚ پٔر مُلکَن تہٕ دوٗر دوٗر علاقَن ہِنٛد بن لۄکَن پانَس کُن گل کڈان آمژ۔ فطری مأری منٛدیُت گو وأسی تھِےٚ یِیمیک شہرہ دُنِیس دُنیاہَس چھُ۔ اَتھ سٟتی سٟتی چھےٚ یِیمہٕ علاقٕچ مخصوٗص جغرافیأیی پوٗزیشن، علم ارضیات کِنہِ ماہرَن ہِنٛدِ مطالعہٕ خاطرٕ دِلچسپ آسنَس سٟتی سٟتی مختلف سیأسی تہٕ ثقافتی اعتبارٕ وکھرٕ انسأنی مزازَن، کھو وہأرس منز پٔنٕنی انفرأدِیَت تھاوان۔ ہمالیأیی بالہٕ سِلسِلس منزٕ باگ یِتھ حُسین وادی چھُ یِتھٕ اکھ قدرتی محل وقوع یِیتہٕ الگ الگ تہذیبَن تہٕ ثقافتی ماحولَن منزٕ پھلیمتِن ذیہنَن نہٕ صرف پانہٕ وأنی رأبطہٕ تہٕ خیالَن ہُنٛد تبودلہٕ روٗ دسپدان بلکہٕ اکثر صوٗرژَن منز کُنہِ خأرجی دباوٕ ورأے دَم دِتھ سوچنُک موقعہٕ تہٕ روٗ دمیلان۔ اِمیک بوٚڈ جغرأفیأیی وجہ چھُ کٲشرِ ہُنٛد تھد بوٚتہٕ وُلینگ شینہٕ بالو سٟتی وٕلتھ آسُن۔ میسو پوٹامیا، چیٖن تہٕ سِندھ وادیہٕ ہِندی پراچیٖن تہذیب تہٕ اکھےٚ یونان کس سکندر اعظمہٕ سٕنٛدِ وقتہٕ میسو پوٹامیا تہٕ اسلأمی تہذیب کہٕ ایرانس تہٕ تمہٕ پتہٕ ہندوستانس کُن کاڈ کڈنس دوران تہٕ بنیو وٕ اورٕ یور رأبطس درمیان یہٕ خطہٕ سألانبن، ایلچی یَن، باپاربن، فوجیَن، فلسفین تہٕ دانشورَن ہنز اکھ تھکہٕ پینٛڈ۔ گاہے

أسی مادأنی تہٕ گرم خطن ہنٛدی لۄکھ ہرِد کالہِ ہیٚۄ یوراژان تہٕ شُدٕ ژہنٛدِ وٕنٛدٕ کالہٕ۔ کنٛۍ أسی رہتہٕ وادَن ییٚتی روزان۔ یہِ گتھ تہِ چھےٚ توجہس لایق زِ یمو مختلف مذہبی تہٕ روحٲنی فلسفو ییٚتہِ اَکھ أکِس پَتہٕ پھاپھجار تہٕ وُسجار پرٛووتمہِ کِس پَس منظرس منٛز رُوٚد تِمَن جغرافیٲیی تہٕ موسمی حالاتَن ہُنٛد عمل دَخل یمو کنٛۍ ییٚتہِ بسکیٖن ہنٛدی ذیٖہَن متوأتر سوچنہِ کہِ عملہِ کنٛۍ زرخیز چھِ بنان رُوٚدی متی۔ تخیُل کاری تہٕ تخلیق کٲری خٲطرٕ چھُ یہِ علاقہٕ ہر ہمیشہِ موزُوٚن تہٕ گُل کڈُون رُوٚد مُت۔ نہ صِرف عٲلم تہٕ دأنشور بلکہِ عام لۄکھ تہٕ چھِ ادب نواز تہٕ تخلیقن مازان رُوٚدی متی۔ أز بۄ وٕہہِ گرِٛ تانی دُہلہِ تہٕ اوس کٔشیرِ منٛز یہِ طرٟیقہٕ عام زِ أن پرٛھ تہٕ أسی شہر تہٕ کٲنسہِ نٲمی شاعرٕ سنٛز کتاب مٔلی أنتھ گرِ محفِل آراستہٕ کران تہٕ کٲنسہِ پرٛہنہٕ شخصس اتھہِ کتاب پرناٲوتھ أسی محظوظ تہٕ سپدان تہٕ اَتھ بابرکت تہِ زانان۔ تیتھے کنٛۍ اوس مختلف طبقن تہٕ وأنسن ہنٛد بن لۄکن منٛز پننہِ پننہِ ذہنی معیارٕ مطأبق نثر تہٕ نظمس منٛز ڈٲلیلہٕ، دلٲیہِ ہنٛز گتھہٕ، پرٛبہٕ، کہاوٕژ تہٕ تِمَن ہُنٛد پۄت منظر وبرٛھناوی وبرٛھناوی بوزنُک تہٕ بوزناونُک عادت۔ اوے چھُ کٔشیرِ منٛز اثر واثر وِلکہٕ ادب تخلیق سپدان رُوٚد مُت تہٕ سینہٕ بہٕ سینہٕ بۄ وٕہہِ پکان رُوٚد مُت۔

گنُوہِ مہِ تہٕ دُہمہِ صدی منٛز یم یوٗرپی کٔشیرِ وأتی تم سپدی ییٚتہِ چہِ ثقافتی زندگیہِ، زبٲنی، ووتھنہٕ بیٚہنہٕ کِہن طور طریقن، فلسفن، توأریخی جاین تہٕ لۄکن ہنٛز یمن چیزَن تہٕ تصورَن متعلق غأر اراأدی تہٕ غأر شعوٗری دلچسپی ڈیشتھ سبٹھے مُتأثر تہٕ یہِ کینٛژہا وقت یمن ییٚتہِ روزنُک میسر سپُد تِتھ منٛز یوٗرنہٕ تِمو پنٛنی ہلم برنس کاتہہ ولیہِ۔ کٔشیرِ ہنٛدی کتی نأدر داستاویز تہٕ چیز یم تِمَن بدٕس آے تہٕ پانس ستی نِتھ ہیٚکی تم نِیکھ۔ اَتھ ووتہٕ

ژھانٹہِ دژاے نہٕ منفی نتیجے یٲتی بلکہِ مثبت تہٕ یہِ زَن علٲمک خاصہٕ چھُ۔ گوڈنیکے یہِ زِ وارِیہَن صٕدی یَن ہنزِ لارِ لارِتہٕ بناوتہٕ کنِ یُس ثقافتی شعوٗر موردٕ اوُسن ہیوٚتمت سَپدُن تتھ متعلق ہیوٚتُن کأشرِ کأشرِ ظون بیدار گوٚھن۔ یِم دستاویزٕ لوٚکو برأ رِ کأٹِن بِرتھ منسأوی ئتی أسی تمَن لوٚگ پھٕیر تہٕ اِدیوٚت وأتی تہٕ توٗت توتہٕ سَپدی محفوٗظ حالانکہِ یِہ عمل أس نہٕ دیانتدأری ہٕنٛدی تقاضہٕ پوٗرٕ کران بلکہِ گوٗھی ییٚتی محفوٗظہ کرٕنہِ سٕتۍ کرنہٕ آیتی آئنۍ۔

عوأمی یادداشت تہِ باسیاوکینٛژَن عالمَن سبٹھے موٗلُل تہٕ یہِ جمع کرِتھ تہِ ہیوٚک کینٛہہ اہم سرمایہٕ یِنہٕ والین نسلَن خأطرٕ بچاونہٕ یِتھ۔ اَتھ سِلسلس منٛز چھُ سون لُکہٕ ادب تہِ باقٕے ژٕطن ہٕنٛدی پأٹھی اکھ بیش قیمت تہذیبی سرمایہٕ یُس ازکل کِس دُنیاہَس منٛز تہِ انسأنی تہذیبک توأریخ بدِ کڈنَس منٛز اہم آگُر چھُ مانہٕ یوان۔ اَمہِ حسابہٕ کوتاہ بختاوار چھُ کأشُر قوم تتھ متعلق یوسہٕ گوڈنچ گتھ یِمہِ سوٚمبرنہٕ ہُنٛد ترتیب کارِ ہنٛٹن نولزپَنہِ کتابہِ ہٕنٛدِس دیباچَس منٛز چھُ لکھان سو چھےٚ چشم کُشا۔

یہِ سوٚمبرَن چھےٚ مختلف اعتبارٕ سبٹھے اہم تہٕ تتھ متعلق ہکَن یِنہٕ وأرِلس وَقس منٛز مختلف نوکتہٕ نظرو کنِ بحث ومباحثہ سپدِتھ تہٕ وبوٗھنیہِ پیٹھ مِنی کِتابَن ہٕنٛدی خبرٕ کتی جلد ہکَن بارسَس یِتھ۔ وَقتہٕ کیوٚ دولابو دِژنہٕ پتمَس ہتَس وٕرِ یَس تہِ اَسہِ منٛز کأشرِ أکِس اورکُن وَتھ زِأ کی یوٗرپی عالمَن یِمہِ سرمایچ اہمیت زأنِتھ یہِ پننہِ زبأنی یعنی انگریزی یَس منٛز ترجمہٕ چِہ صورژمنٛز بڑ وٕتھہ کُن اوٚن سُہ کیاہ یِیہِ ہے واپس پننہِ آگر زبأنی منٛز تہِ شایع کرنہٕ۔

پرن وألی ہکَن یہِ سہل پأٹھی اندازٕ کٕرِتھ زِیمہٕ کہأنیہِ گتھ حدس تانی چھےٚ وۄنی
مشرٕ پھَس گمٕژ۔ یہِ گتھ تہٕ چھےٚ وارِیاہس حدس تانی گاٹک احساس ووتلاوان زِیمہٕ
ڈٲلیلہٕ ترجمہٕ کرنَس دوران آسہِ ضرور رِیہنْدِس تتھ مَتنس منٛز لفظہٕ پھیرٕ یتھ منٛز یمہٕ اَز
بڈ وٕنہہ اکھ صدی وَننہٕ آسہِ ہِن یِوان۔ بہرحال ڈھانچہٕ چھُ موجوٗد یہِ تہٕ چھےٚ بڈ گتھ۔

پرن وألی کٕرن یتھ گتھہٕ ستی اتفاق زِ یہِ کتاب تہٕ چھَنہٕ وۄنی سہل سہل
میلان۔ کُنہِ کُنہِ پرٛانہِ لایبریری منٛز چھےٚ موجوٗد تو۔ کنہ تہٕ اُس یہِ ترجمہٕ کٕرنی وتھک اہم
ضرورت۔ ریاستی کلچرل اکیڈیمیہ کٕرِ یتھ کُن کاشرٕ بٕن لُکہِ کتھَن ہنٛزٕ کینٛہہ سوٚمبرنہٕ
شایع تہٕ اَکھ تُتے حاتم تِلہٕ وأنی ہنٛزٕ بیان کرمٕژ تمہٕ کہأنیہِ تہٕ آیہِ کاشرِس رسم خطس منٛز
چھاپ کرنہٕ یمہٕ جارج ابراہم گریرسنن محفوٗظ آسہٕ کرمٕژ۔

تفصیلو ورأے پرٕن والین ہُنٛد ظون یمَن کینٛژن کتھَن کُن پھِرُن چھُ لازِم
باسان زِ یتھ سوٚمبرنہِ منٛز یمہٕ ڈٲلیلہٕ شأمل چھےٚ کرنہٕ آمٕژ تہنٛزٕ نوعیت چھےٚ بلکل سوے
یُوسہٕ لُکہِ کتھَن آسان چھےٚ تہٕ تمے خاصیژ چھےٚ یمَن کہأنین تہٕ۔ یمَن ڈٲلیلن منٛز چھُ یژ
پأٹھی سُے ماحول تہٕ سوچَن تژ اے یُوسہٕ کٲشرِ تہٕ ییٚتہِ کین روزَن والین چھےٚ۔ البتہٕ چھِ
یمَن ڈٲلیلَن منٛز تتھی کرِ تہِ منظر یہنٛزٕ نوعیت تخیلس پیٹھٕ مٕنی دۄرِ وأ رانَن، جنگلَن تہٕ پرٛستانَن
ہنٛدِس تصورس متعلق چھےٚ۔ کہأنین منٛز چھِ یژٕ پأٹھی تمے کردار یم آسہِ أنٛدی پکی وَنہِ چھِ
یِوان تاہم چھےٚ یمَن کردارَن تِتھ ہِ کینٛہہ خأصیژ یِموٚ کِنی یم ممتاز چھِ بنان تہٕ بلکل الگ
تہٕ کرِ تھین صورت حالَن منٛز عام لۄکن ہنٛدرٕ دی یہ تہٕ بترٕ نشہِ تیٚتھ کینٛہہ خاص تہٕ زیادٕ
چھِ کران زِ انسان چھُ کریمانہٕ کڈان تہٕ بوزن وأ لِس چھےٚ یمہٕ کہأنیہِ دلچسپ باسان۔

یِمَن لُکہٕ کتھَن منٛز چھِ مرد تہٕ تہٕ زنانہٕ کردارتہٕ یِم انسأنی تہٕ چھِ تہٕ غأر اِنسأنی تہٕ یعنے یِمَن ڈٕلیلَن منٛز چھِ جنَن تہٕ پٕرٕ یَن ہنٛدی کردارتہٕ۔ اکثر صورژَن منٛز چھےٚ مرد کردارَن ہنٛزٕ ے بالا دستی ہاونہٕ آمٕژ تاہم چھےٚ زنانہٕ کردارَن ہنٛز خوٗبصورتی یا تِہنٛد مال و دولت باضے مردَن ہنٛدِ خأطرٕ قأبلِ رشک بٕنتھ پٔنٕن پان داوس لاگنٕچ تہٕ گل کڈان۔ کینژَن ڈٕلیلَن منٛز چھےٚ مرد کردارَس وارٕہہ یا اکھِ کھوتہٕ زیادٕ زنانہٕ تہٕ کُنہِ کُنہِ چھےٚ پننی آشنی مردس بیٚیِس زنانہٕ ستی کھاندر کرنس منٛز مدد تہٕ کران۔ اَمہِ باوجوٗد چھُس اِنسأنی فطرژٕ ہِکنی مغلوب سپدتھ تمہِ وَقتہٕ دوٚیمہِ زنانہِ یا نوٚ پننہِ سونہٕ ستی تمہِ ساعتہٕ حسد تہٕ دیہٕ ہُنٛد جذبہٕ منس منٛز کاڈ کڈان یِیلہِ تَس منٛز پأنس کھوتہٕ کینٛہہ زیادٕ بہتر چھُس باسان مِثالے پانہٕ آسہِ ہاتھ تہٕ بیٚیِس زنانہِ زیوٗ نچوٗ یا تسنٛز سون آسہِ تیٚژ خوٗبصورت زِ خانہٕ دار آسہِ تِسی یوت کُن مأیل۔

زَن، زَر تہٕ زمین چھِ پَتہٕ وَتھ لوٗکن ہنٛزٕ لالچہٕ ہنٛدی بُنیأدی سبب گنٛزرنہٕ یوان تہٕ یِم حأصل کرنہٕ خأطرٕ چھِ پٕرٕبتھ درجکی لوٗکھ مختلف وَل تہٕ ژھَل ورتاوان آمٕتی۔ گاہے چھُ اَمہِ خأطرٕ مژٕ زور تہٕ گاہے شوٗد بوٗد کارآمد بنان۔ یہِ عمل ہیکہٕ اخلأقی تہٕ اُستھ وۄٚں گوو زیادٕ پٔہَن چھُ بد اخلأقی ہُنٛدٕ ے پوٗتر گوٚب روزان مگر لُکہٕ مزاجَس چھُ تسکین تِتھ صوٗرژ منٛز میلان ییٚتہِ کردار کمزور اُستھ حوصلہٕ مند آسہِ یا طاقتور اُستھ انصاف پسند تہٕ نرم دِل آسہِ تہٕ یِہِے چھےٚ کردارٕ سنٛدِ ہیر ونٛیچ بٔڈ ضمانت۔ کأشرِ بن لُکہٕ کہأنین منٛز تہٕ گژھَن اَسہِ بیٚشتر تِتھی کردار نظرِ۔ کُنہِ کُنہِ چھِ یِمَن ڈٕلیلَن ہنٛدی کینٛہہ راننٛڈ کردار تہٕ پننہِ عیأریہٕ کِنی قأبلِ توجہ بنان۔ خاص کٔرِتھ ترٕٛھن جاسَن یِیٚتہٕ پننہِ

چالاکی ہِتۍ یُتھ کردار ہَتہٕ وادلۆگن سوچنہٕ سمجھنٕک طاقتھے زَن تہٕ مفلوٗج گٔرِتھ چھُ
ژ اوان۔ یَتھ سوٚمبرنہِ منٛز چھِ اکہِ انٛدٕ شرف طاقتھے زَن تہٕ مفلوٗج گٔرِتھ چھُ
ژ اوان۔ یَتھ سوٚمبرنہِ منٛز چھِ اکہِ انٛدٕ شرف تہٕ شبرنگ ژۄ رہوی کردارَچ زبر مثال تہٕ
دۆیمہِ انٛدٕ چھِ بادشاہ، شہزادٕ، ملکانہِ تہٕ شریف خصلتٕ ہٕنٛدی تتھی کردار یہٕنٛد وبہار بوزَن یا
پَرَن وأکِس یمَن متعلق خوش یِوٕنی جذبہٕ وۄتلاوان چھِ۔

یَتھ سوٚمبرَنہِ منٛز شأمِل کہأنین ہُنٛد ماحول چھُ یُژپأٹھی کأشرٕ ے۔ لہذا چھُ
باغن، بہارَن، پوٚشن، آبشارَن، پوٚشَن تہٕ جاناوارَن ہُنٛد ذِکر تہٕ لأزمی کتھاچھےٚ زِ ڈٔلیلہِ
منٛز کشمکش تہٕ مُتضاد صورتحال باونہٕ خأطرٕ چھِ وأرارن، وُڈٕر، ڈٕ دوَن، کھنگر تہٕ بال،
وأناکھ گوپھہٕ، دژنہٕ، دلو تہٕ دژ ینٛٹھال وَنہِ یوان۔

سوٚمبرنہِ ہنٛز بیاکھ خصوصیت چھےٚ یہِ زِ پرٛ بتھ کہأنیہِ ہِنٛدِس رأوی سُنٛد چھُ
ترتیب کارَن نادرج کوٚرمُت۔ اکثر رأوی چھِ بٹہٕ۔ تیمٕیک اَکھ وجہ یہِ ہیکہِ أسِتھ زِ
شہرِ خاصَس منٛز روزنہٕ کِنیٚ آسہِ ہے ترتیب کارس یمنے ہِتۍ ژۄ رپہَن رأبطہٕ تہٕ پَتھ پایہِ
ورگن ہِنٛدی ڈٔلیلہٕ گٔری آسہٕ ہَن پننہِ کمتری ہِنٛدِ احساسہٕ کِنیٚ پانہٕ تہِ پَتھ پتھے روزان تہٕ
تکن گٔری تہِ آسہٕ ہَنکھ نہٕ بژ وٕنہہ گُن پٔنَس اَتھ وَتھ دِوان۔ سبٕٹھے کم ڈٔلیلَن ہِنٛدی
رأوی چھِ مُسلمان تہٕ یژھَن جایَن تہِ چھُنہٕ رأوی سُنٛد ذأتی ناو بلکہِ تٔمی ہِنٛدِ پیشُک
حوالہٕ دِتھ سُہ گأل کھاتَس ترٛاونہٕ آمُت گویا کہأنی ہِنٛدِس رأویَس چھُ نأوِد، گرٛۄس یا
پوٚہل لکھنہٕ آمُت۔

کہأنیَن منٛز استعمال سپدَن وألی اصطلاح چھِ موقعہٕ محلہٕ مُطأبق۔ گویا الگ

الگ آبادی ہنٛد بن طبقن منٛز یێمہِ حسابہٕ تم رأتج چھِ تمے مُطأبق چھِ کہأنۍن ہنٛد بن کردارن ہنٛز زیٚوتہٕ منظرن ہنٛز عکأسی کرنہٕ خأطرٕ بیان کرنہٕ آمٕتۍ ۔ ترتیب کارن چھےٚ کُنہِ کُنہِ تتھین اصطلاحن ہنٛز حاشیٖن منٛز وضاحت کرمٕژ وۄن گوو ترجمس منٛز اُس یہِ وبژھنے غأر ضروٗری تکیازِ یم سأری اصطلاح چھِ پزٕ بتھ کأشرِس ویٚدکۍ تہٕ وَنہٕ۔

کتابہِ منٛز چھُ کُنہِ جایہِ کہأنۍن یا کردارن تہٕ منظرن ہُند دۄیمین زبانین ہنٛزن کہأنۍن ستۍ ہشر تہِ ہاونہٕ آمٕت مگر یم حوالہٕ چھِ سیٚٹھاہے سرسری تہٕ کینژن صورژن منٛز بلکہ گنٛڈِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ ۔ یێمہٕ کِنۍ یم ترجمس منٛز شأمل کرُن ضروٗری باسیاوٕنہٕ۔

یِمن کہأنۍن پیٹھ چھُ کأشرِس قومس گوڈنیک دعواہ حق۔ یِمن یہِ نظرو ڈۄلمت سرمایہِ واپس یِمن لفظٕ وَردَن وۄلتھ پیش کرنس منٛز چھےٚ مےٚ خوٚشی تہٕ پنہٕ والدین نسلن ہنٛدِ خأطرٕ پنہٕ نین پیشروَن ہنٛز یہِ موٚلُل وراثت رٹھراونٕچ کوٗشش چھےٚ سکوٗن تہٕ اطمینان تہِ بخشان۔

بشر بشیر

ترتیب کارٕ سٕنز گوڑ کتھ

کٲشِر چھنہٕ لُکہٕ وٕ ژترٕ کس ادبی مأدانس منز غأئِبن پننہٕ زرخیزی اعتبارٕ
دنیاہکو کُنہِ مُلکن پتھ ہیچھ ژٕ اُوتھ۔ تہٕ اَستھ تہٕ یُد وَے اَسی پزٕ بتھ وٕری یہٕ بنگال،
بمبے، مدراس، پنجاب تہٕ باقٕے جایو پیٹھہٕ اَتھ موضوعس پیٹھ کتابہٕ چھہِ چھپان وُچھان تہٕ
ییلہِ زن The Indian Notes and Queries-The India Antiquary تہٕ ییَو پتہٕ
Christian College Magazine تہٕ The Indian Evangical Review ہو بن رسائن
منز چھہِ متوأتر طور پزٕ بتھ شُمارس منز اَمہِ موضوع کہِ حوالہٕ کم یا زیادٕ مناسبتہٕ مضمٕون
چھپان روزان تہٕ گرِتھ تہٕ چھُ یہٕ مأدان پُتھ تہٕ لوٗنس وأتتھ تہٕ الہٕ پَلہٕ ہیٚلی تُلنے۔
یَتھ منز چھنہٕ شک زِ پننہٕ الگ تھلگ محل وقوعٕ تہٕ اتھچہِ زبانٕی ہُند مُشکل آسنس تہٕ چھُ کُنہِ
حدس تانی بظأہر اَمہِ کس منساونہٕ پنٕس ستی تعلق۔ یہٕ چھس ییمہِ کنہِ وارے خوش زِ
اَتھ وادیہِ منز ژورن وٕریَن روزنہٕ کنہِ میوٚل مے فأیدٕ تُلنس موقعہٕ۔
تبلیغی کأم کرن وألی سُند پیشہٕ چھُ تَس لوٗکن ستی بڈٕ قریبی تہٕ متوأتر تعلق
بناوان ییمن نش چھُ انسان میأنی پأٹھی لوٗت لوٗت ناوِ منز یا وَتہٕ پکان پکان یا کُنہِ

عارضی مکانس منز بہتھ یا سکوٗلس منز پرناوان وارِیَہہ چیز ہیچھان۔ یِمہٕ ڈٕلیلہٕ سوٚمبراونک بنیاًدی مقصد اوس کاشرِس متعلق کینٛہہ زان پرٛاوٕنی یوسہٕ سراسراَکھ عام بول چالٕچ زبان چھےٚ۔ میوٚن دوٚیِم مقصد اوس زِٕیہٕ گرٕ ہالوٕکن ہنٛد بن سوچَن تہٕ طور طریقن مُتعلق تہِ کینٛہہ دریافت۔

پَتہٕ لاجہِ مےٚ یِموٚ منٛزٕ کینٛہہ ڈٕلیلہٕ اَکِس ہندوستاًنی رسالَس منز چھاپناونہِ۔ تِمَن ہنٛدِ مشورٕ کِنی یِہنٛدِس مشورَس ئہٕ خاص قدر زٕچھس کران آمادٕ سپدِتھ چھُس ئہٕ ووٗنی یِمہٕ سارے ڈٕلیلہٕ سوٚمبرِتھ اَکِس کتابہٕ منز شایع کرنٕچ جسارت کران۔ یُتھ زَن یِمہٕ تغوٗفل کِنو پنٛجو منٛزٕ بچاًوِتھ ہکِہ نتہٕ ہکَن یِمہٕ تھٕکی منز پیتھ۔

غائلبَن چھےٚ یِموٚ منٛزٕ زیادٕ پہَن ڈٕلیلہٕ بذاًتی کٔشیرِ ہنٛزٕ یِیلہِ زَن باقٕے کُنہِ شکہٕ ورأے تِمَن کہاًئیَن ہُنٛدُ بیا کھ انہار چھُ یِمہٕ ہندوستان تہٕ باقٕے علاقَن منز مقبوٗل چھےٚ تہٕ یِمَن زباًنی ہنٛدِ مزاجہِ، سوچنہٕ کہِ طور طریقہٕ تہٕ یِیٚمہِ مُلکہٕ کہِ سماًجی ورتاوٕ مطاًبق ترمیم کٔرِتھ یِیٚتہِ خاًطرٕ موزوٗن چھےٚ بناونہٕ آمٕژ یِموٚ منٛزٕ کینٛژٕن کہاًئیَن ہُنٛد وارِیَہہ ہِشَر ہکو أسی یورپی لُکہٕ کتھَن منز تہِ لٔبِتھ۔ ''زٕ بارٕنی'' کہانی ہکون أسی سیوٚد پاًٹھی یِژھے ہِشہِ ڈٕلیلہِ St.GeorgeandtheDragon سٟتی ہِشر اَوِتھ یِیلہِ زَن وارِیَہہ لوکچہٕ ڈٕلیلہٕ زٕ تِچھَن لُکہٕ کتھَن منز رلاونہٕ چھےٚ آمٕژ تہٕ یِژ پاًٹھی مرد یا نسواًنی مرکزی کردارٕ سنٛز حالت واضح کرنہٕ خاًطرٕ بیان چھےٚ کرنہٕ یِوان تہٕ یِہنٛد انہار ہکو أسی وارِیَہس حدس تاًنی فرانس، جرمنی، یونان، روس، برطانیہ تہٕ باقٕے مُلکَن ہنٛزَن ڈٕلیلن منز کھرٕ ٹھ کٔرِتھ پرٕزناًوِتھ۔

ییٚتتھ چھُنہٕ مےٚ یِمَن کہاٰئینَن ہُنٛد آگُر لَبنٕچ کانٛہہ کوٗشِش کرنٕک اِراد۔ یِمہٕ چھاگوڑ مشرقس منٛز کٔنہٕ مغربَس منٛز پاۓد گمژہٕ تہٕ تِژٕ اوٚبہٕ زیادٕ یہَن ماہرن تہٕ عالمَن ہِنٛدی ہسے سوچَس پیٹھ ییتھ تم وَنَن "ییتھ منٛز چھُنہٕ کٔہنٛز شک زِ وارِیہہ مشرقی کہاٰنیہٕ گرِ چنگیز خانہٕ وَقتہٕ ہُنٛد یورپَس منٛز متعارف۔ یِموٚ منٛز آووارِیہَن کہاٰئینَن فارسی یَس منٛز ترجمہٕ کرنہٕ تہٕ تَتہٕ پیٹھہٕ سِریاٰنی تہٕ عربی یَس منٛز"۔ غالبَن واتناوِ عربوٚ یِموٚ منٛز کینٛہہ کہاٰنیہٕ یوٗرپ تہٕ صلیبی جنگس منٛز شاٰمل ہیوٚ یورپی حملہٕ آوَر وواتناٰوی یِمَن ہِنٛدی کینٛہہ حِصہٕ پَنہٕ نِبن پَنہٕ نِبن مُلکَن۔ ییتھہٕ کَنہٕ اَسہِ معلوٗم چھُ زِ یِمہٕ دٔلیلہٕ سپٕز قرؤنِ وسطیٰ ہَس منٛز مغربس منٛز زبردست مقبوٗل ییٚلہِ داستانٕن ہِنٛدِ ذٔریعہٕ گتھ سمجھاونُک طریقہٕ یہٕ زَن مشرقس منٛز پَتھ کالہٕ وارِیہہ مقبوٗل اوس سیٚٹھے حدس تانٛ مغرب کوٚ بھکشو ہوتہٕ باقے مذہبی تعلیم دِنہٕ والیوٚ اَن پڑھ بوزَن والیوٚ ہِنٛدِ بن ذٔہنَن منٛز اثر پاۓد کرنہٕ خاطرٕ پانٛنو "ییتھ جایہِ منطقی جوازتہٕ مُبہم دٔلیل کمہٕ کھوتہٕ کم اثر کرنَس منٛز تہٕ ناکام سَپدِ تَتہٕ چھےٚ اَکھ موذوٗن یاز برپاٰٹھی بیان کرنہٕ یِنہٕ واجنی کہاٰنی توجہ ہرکان پھِرناٰوِتھ۔"

پَنہٕ نیوٚ اخلاقی تہٕ مذہبی مُناسبژٕ وَکنہٕ پوٚیمَن داستانوی بیانٕن ہُنٛد تِمَن دوہَن ہِنٛدِس ادبَس پیٹھ نوٚن تہٕ ٹاکارٕ اثر۔ مگر ییتھہٕ کَنہٕ مسٹر رالسٹن ونان چھُ زِ یُد وے کانٛہہ کہاٰنی ایشیاتہٕ یورپ دوشونٕی جایَن وَنہٕ چھےٚ یِوان تہٕ اَمیُک مطلب چھُنہٕ زِ اَمہِ کَنہٕ کیاہ چھُ امیُک یورپی اظہار مشرقس نِشہٕ پہَہ اَننہٕ آمُت۔ ییتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک زِ یوٗرپَن چھ ایشیاہَس کینٛہہ تصور دِتی ہتی۔ مغربی کہاٰئینَن ہِنٛز اَکھ زٕ کتابہٕ چھےٚ ہندوستانس منٛز شایع کرنہٕ آمژٕ۔ وَننہٕ چھُ یِوان زِ یوٗناٰنی داستانو تہٕ چھُ ہندوستاٰنی

سوچس پیٹھ اَثر ترٛ وومُت ۔ یورپی افسرو، مذہبی مُبلغو تہٕ باقیو تہٕ آسَن تِتھی قصہٕ بیان
کٔری مِتؠ یِم تِہنٛدٮ۪ن علاقن منٛز رأیج آسہٕ ہَن ۔ یِم تہٕ ییٚنہٕ باقٕے اہم پزرتہٕ پیٚمن نظرِ
تَل تھاوِنۍ ۔ وریَہن کہانٔین ہٕنٛدِس آگرس متعلق فأصلہٕ دِنہٕ بڑٛ ونٛتھ چھُ لِسأنیات تہٕ
باقٕے علمی مأدانن وُنہِ تہٕ وارِ پأٹھی پھیٚر دِیُن ۔ لُکہٕ وٕترِکمن مأہرن پزٕ کینٛہہ نٔوۍ پزر
سۆمبراونہٕ ییٚنِس تانۍ ہناپزٛ ارُن ۔ اَتھی پزٕس تہٕ عقلمندی ہٕنٛدِس طریقس احترام نہٕ کرنہٕ
کِنۍ چھِ کینٛہہ مُبہَم نتیجہٕ بڑٛ ونٛتھ کُن ترٛاونہٕ آمٕتۍ ۔ یِمہٕ کِنۍ کینٛژن حلقن منٛز لُکہٕ وٕترِچہٕ بُنیاز
پیٹھ سوال چھِ وودھان ۔ کٕہے کال بڑٛ ونٛہہ پٔرمے اَکھ سبٕٹھے دلچسپ مضموٗن یَتھ منٛز
أکِس پروفیسر سُنٛد ادبی تنقیدٕ رٕتی پأٹھی یہِ تجویز اوس بڑٛ ونٛہہ کُن انان زِ اکِہ کہأنیہِ ہنٛز
جاتکاہیَت چھےٚ توأریخی اعتبارٕ امہِ کہِ یورپی متنہٕ باوُثر بڑٛہم ۔ بہٕ گوس (یہِ
پٔرِتھ) تقریبَن مطمٔن یوٚت تانۍ امہِ پَتہٕ بیٚیِس تِتھی سے عألِم پروفیسر سُنٛد مضموٗن مےٚ
Contemporary Review منٛز نظرِ گوو یمیُک یہِ باوِتھ چھُ دِتمُت زِ چیٖنی حروفِ تہجی چھِ
فِنیشیا (سو زبان یوسہٕ شام کِس أکِس حصس منٛز بولنہٕ اٮ۪س یِوان) پیٹھہٕ آمٕتۍ ۔ تہٕ
یِتھہٕ کِنۍ یُس نتیجہٕ گوڈٕ نِکی پروفیسرن قأیم اوس کوٚرمُت سُہ اوس بظأہر مغالطہٕ ۔

یِمَن کہأنٔین ہُنٛد آگرٕ ژھانڈنٕچ کوٚشش کرنۍ یُد وٕے میأنِس دسترس
منٛز آسہ ہے، تہٕ یُد وٕے مےٚ یہِ ارادٕ تہٕ چھُنہٕ ۔ بہٕ کرٕ نہٕ یُتھ ہیوٗ فأصلہٕ دِنٕچ کوٚشش زِ
آیا کہانٔین ہُنٛد یہِ دأیرٕ یِمہِ نوقطہٕ پیٹھہٕ شروٗع چھُ گوڈھان سُہ چھا اساطیری رِکنہٕ تہٕ
اکھتُ نہٕ یِتہٕ زِ دوشوٚنۍ صوٗرژن منٛز کیاہ اَس اَچھ بُنیأدی ہیت تہٕ مطلب ۔ لُکہٕ
وٕترِکی کینٛہہ مأہر چھِ اَتھ معاملس متعلق پَتھ بڑٛ ونٛتھ وُچھنےٚ (گتھ کران) اَکھا چھُ

ونان "یہِ چھےٚ آفتابٕچ تہٕ گاش پھولنٕچ ڈٲلیل ۔ سِنڈریلا ہُنٛد تمہِ ساعتُک گیٚشوم، گوٚٹ تہٕ ژُسس آسُن چھُ منساونہٕ یِوان یێلہِ سو گاشس چھنہٕ آسان ۔ سو چھےٚ تٕمی سٕژٕن بێنٕن تہٕ ووٕر ماجہِ ہنٛدِ حسدٕ چہِ اوٚبرٕ ژھایہِ تَل ہیٚنہٕ یِوان یوسہٕ زَن راتھ چھےٚ ۔ امہِ کٕنی چھےٚ سو ارورا (قدیم رومی عقیدٕ کٕنی صُبحٕچ دیوی) یا وَنوٚ صُبحُک نوٗر تہٕ شہزادٕ چھُ کھسہٕ وُن آفتاب یُس تَس پٔنٛنی مہرٕ نی بناوُنس ہمیشہِ پتہٕ چھُ ۔"

یَتھ سوٚمبرنہِ منٛز شٲمِل گوڈنچہِ ڈٲلیلہِ منٛز شہزادٕ ہنٛدِس رہاکرنٕس متعلق ہێکہِ پتہٕ کانٛہہ وٕنتھ "یہِ چھےٚ سوٗنتھ وٕنڈکیوٗ زوالانوٗ منٛز یێلہٕ ترٛ اوٚنچ، آفتاب رأژہنٛدِ لنہٕ گٹہِ منٛزٕ بچاوٕنچ، مغرب کٕنی ژوٗلمُت آفتاب واپس انٕنچ، سمندر اوٚبرکہِ قٲدٕ منٛزٕ آزاد کرٕنچ ڈٲلیل ۔"

تنہٕ گووُنہٕ زیادٕ کال زِ Westminter Review منٛز کھیاونأوی اَسی اَکی لِکھأری راجارسالوٗہس، یَس پنجابُک رِنگ آرتھر تہٕ وَننہٕ چھُ آمُت، سِری یَس متعلق اسطورس ہٕتی رلأوِتھ ووٗتھ ۔ أمی ہٕسے رسالوٗہس متعلق چھُ کیپٹن ٹیمپل ونان "یہٕ کرٕ یہِ وننُک جُرات زِ یَتھ کتھہِ چھےٚ توأرێخی اعتبارٕ ثابت کرنہٕ یِنٛچ توٗژھ زِ یہِ شخص اوس اَکھ مقبوٗل عوأمی رہنما یٕمی سٕنٛدِس ناوس اَکھ ترٛژھ کھوٗنٹ چھےٚ بناونہٕ آمٕژ ۔ یَتھ پێٹھ پنجابُک وارێہہ متواتر لکہٕ ووٗترٕ قأیم چھُ سَپُد مُت ۔ بہرحال مےٚ چھُ یہِ وَنُن مقصد زِ یِموٗ ڈٲلیلو کٕنی پێٹھ سانٕن تقوبلی اسطوریات کٕین مأہرن ہنٛد بن ذێہنن منٛز کُنہِ شک وشبہ ورأے یہِ کتھ سِپہٕ زِ رسالوٗ چھُ اَکھ سِری یہِ اسطوٗر ۔ یہِ کتھ ہێکونہٕ اَسی ہرگزتہٕ أمی ہٕسے یوت کردارس ہٕتی مخصوٗص تہٕ محدوٗد کٔرِتھ ۔ بلکہِ چھےٚ یہِ ہندوستان کٕین (لکہٕ ادبہٕ کٕین

سارِنے مرکزی کردارَن (ہیرو) ہنز عمومی خاصیت چاہے تیمِ ہنز گتھ اُسی تَن یا ہُمی سنز، یتھ تہِ موقعہٕ آسہِ ۔ یِم (سأری) چھِ رسالو ہنزی پأٹھی وارٕیاہس حدس تام تُمی ہنز دِ ے وارٕیاہو کہأنیو منز کانٛہہ مقأمی انہار۔" پزٕ کنی چھِ مقبوٗل لُکہٕ کتھَن متعلق لکھَن والیو منز کینٛہہ یہِ گتھ مُشراوان باسان زِ یہِ چھُ نہ موضوٗع یُس سبٹھے مزدار ورتاوتہٕ سبٹھے محتاط تجزیہِ منگان چھُ۔

تہِ گُرتھ تہِ چھےٚ مے ووٚمید زِ پرَن وألی نن نہٕ یہِ مطلب زِ ٔبہ کیٛاہ چھُس یہِ وَنان زِ لُکہٕ ؤترِ کس عٔلمس منز کیٛاہ گوٚھِ نہٕ تقوبلی اسطوٗر آسُن ۔ اَتھ برعکس چھُ مے پوٗرٕ یقین زِ وارٕیاہہ ڈٔلیلہٕ گژھَن اسطوری آگرَن ستی منسوٗب آسنہِ تہٕ ٔبہ چھُس یِمہِ گتھہِ ہُند تہِ پوٗرٕ پأٹھی قأیل زِ وارٕیاہہ ڈٔلیلہٕ گژھَن توأریٛخی آگرَن ستی تہِ منسوٗب آسنہِ ۔ "پرٛانہِ روایژ وبژھنے کرَن وألس یا وَنو مقبوٗل داستانوی ادبہٕ کیٛمن اَنہِ گٹٕمن وۄن دِنہٕ وألس نِش گوٚھِ یہِ تقاضہٕ کرنہٕ یُن زِ سُہ آسہِ یِمہِ لحاظہٕ بڈٕ حبہٕ زِ سُہ گوٚھِ نہٕ کُنہِ خاص نظریہِ کس حقس منز کُنہِ تعصبس پنہٕ نمن اُچھَن گچھ دِیُن ژھٕنہٕ ۔ پزٕ بتھ کانٛہہ شہادت گژھِ حبہٕ سان پرکھاونہٕ تہٕ صحیح پأٹھی تولنہٕ ینٛی چاہے سو تُمی ہنزِ ذأتی رایہِ ہنز توثیق کَریانہٕ ۔ ہرگاہِ کرنہٕ ییہِ تیٛلہِ چھُ ممکن زِ تَس ترِ فکرِ زِ مختلف زُمرَن ہنٛد بن قِصَن گژھِ مختلف طریقو وضاحت کرنہٕ ینٛی ۔ یوٗت یوٗت سُہ مقبوٗل لُکہٕ کتھَن اُنٛزی مُنزٕ گژھِ تیوٗت تیوٗت گوٚھِ یِمَن ہنٛدی تہہ بہ تہہ مسلہٕ حل کرنس متعلق تُمی سُند کانٛہہ اَکِے طریقہٕ پاناونک رُجحان کم کم۔"

یِمَن ڈٔلیلَن ہنٛدِس سلسلس منز پھرٕ ٔبہ لُکہٕ ؤترِ کیٛمن ماہرَن ہُند توجہ حأشین

کُن ۔ یِم چھِ یہِ توقع ہیتھ احتیاطہٕ سان سۄمبراونہٕ تہٕ ترتیب دِنہٕ آمٕتؠ زِ یِم پھِرٕ ن پٔرٕ ن وأرِلس ڈٔلی ڈٔلی متنٕس یا ڈٔلیلہِ ہٕنٛدٕ بن مختلف واقعٕہن کُن ۔ سارِنٕے کأشرٕ بن تہٕ ہندوستأنی لفظن پؠٹھٕ وضاحت کرنہٕ آمٕژ ۔ ہرگاہ تِم خاص لفظ چھِ تہٕ تیٚلہِ تِمہِ صفحہٕ کِس أخرس پیٛٹھ ۔یتھ منٛز یِم آمٕتؠ چھِ تہٕ ہرگا عمومی آسَن تیٚلہٕ أخرس پیٛٹھ فرہنگس منٛز ۔[1] تقریبَن چھُ پڑ ہتھ کہأنیہِ ہٕنٛدِس رأوی سُند ناو تہٕ پَتہٕ درج کرنہٕ آمُت ۔ یِمو تلہٕ یہِ ننان چھُ زِ لۄکن ہٕنٛدی پڑ ہتھ طبقَن چھُ یہِ سۄمبرٕ ن تیار کرنس منٛز مدد دِیُتمُت ۔ قأیِم مقام حأکم، غریب گرٛیؤس، پۄرمُت بڑہمن، اَن پڑھ مسلمان، حکیم، ناوِد، دوہہ منٛز رِ کرن وول، چھۄت مَس وول بُڈ، مۄکُر بچہٕ یِمَن سارِنٕے یا یِمو منٛزٕ پڑ ہتھ کأنسہٕ متعلق ئہٕ یہِ ہکِہ ؤنتھ زِ یِم چھِ پۄرٕ پأٹھی یورپی اثرٕ نشہِ آزاد ۔

(یتھ موضوٗعس پیٛٹھ) لۄکن یہِ کتاب پیش کران چھُنہٕ معذرٕ ژہٕنٛد ضرورت ۔ کُنہٕ تہٕ (علاقہٕ کین لۄکن ہنٛزٕ ن لُکہِ کتھَن منٛز عألِم لکھاربن تہٕ باقین ہٕنٛدِ طرفہٕ اورکُن توجہ دِنہٕ یِن چھُ تِہنٛز یِمن نسبت دلچسپی تہٕ یہنٛزٕ اہمیت ظأہر کران ۔ یۄت تانی یٖمہِ کتابہِ ہٕنٛدِ طرزِ بیان تہٕ اسلوٗبک تعلق چھُ تَتھ متعلق چھِم پرن والین گزأرِش زِ تِم ورتاوَن مےٚ نسبت نرم رٔوی ۔ مےٚ کُرنہٕ یِمہ کہأنیہ بلکُل ادبی صورٕ ژ منٛز پھِرِنٕچ زیادٕ کوٗشِش بٔلکہِ کۄرمکھ أکھ مُناسب ترجمہٕ تہٕ زیادٕ تر کأم کٔرم دوہدٕشچہٕ تبلیغی کامہٕ پَتہٕ ژأنگی

[1] حأشیَن منٛز یتھن لفظن ہنٛز وضاحت کرٕنی چھَنہٕ یتھ ترجمس منٛز ضروری بنان تِکیازِ پڑ ہتھ کانٛہہ کأشُر سمجھن وول چھُ یِمَن واقف تہٕ أتھ ئتؠ ئتؠ یِم کینٛہہ وضاحتی اِشارٕ تہٕ حوالہٕ حأشین منٛز دِنہٕ چھِ آمٕتؠ تِم چھِ قأبلِ بحث ۔ لہٰذا آے نہٕ یِم حأشیہ تہٕ ترجمَس منٛز شأمل کرنہٕ ۔

گاشس۔ وۆنی یہِ کینژھاتہِ یہِ چھےٚ دومید چھُم زِیہِ سَپد لُکہٕ ژُترِ کس تتھ ہُرِ وِنس خزانس اَکھ دِیُت ثابت یُس سُہ اۆ بر دۆرکرنہٕ خاطرِ سبٹھاہ کینٛہہ چھُ کران یُس ساٹین ماتحت علاقَن ہنٛد بن بُسکیفِن ہنٛد بن تمَن وارِیہن رسمَن، سوچَن تہٕ عقیدَن وِلتھ چھُ یِیمہٕ مطابق تم دوہدِشچ زندگی چھِ گزاران، تہنٛد بن محسوٗساتَن چھِ قابو کران تہٕ یِہنٛدِ ووتھہٕ تیٚہنٛچ بُنیاد چھِ۔

"یِیمہٕ خوش یونہِ وادیہٕ" ہُنٛز یِژھے بیٚیہٕ کینٛہہ لوکچہٕ لوکچہٕ لُکہٕ کتھہٕ گوڈٔن میانہٕ کتابہِ Dictionary of Kashmiri Proverbs and Sayings منٛزٕ تہٕ نظرِ۔

کشمیر ۲۸/اپریل ۱۸۸۷ء

جے ہنٹن نولز

ستہٕ زۄ نگ حیوان

أکِس بادشاہَس اوس پننہٕ نِس فوجَس پێٹھ سخت فخر تہٕ سُہ اوس فوجین پێٹھ وارِیہہ پئیسہٕ ٹوٗنک خرچاوان۔ تَس گیہٕ خاہِش زِ سُہ وُچھِ ہے وارٕ پأٹھی زِ تِم کِتیاہ مضبوٗط تہٕ قابل أسی۔ امہِ کِنہٕ دیُت تمی فوجہِ کِس زِٹھس حُکم زِ ژ سۄمبراوُکھ سأری فوجی شہرٕ نبر أکِس بڈِس مأدانَس منٛز۔ سام ہیٛنہٕ کہِ دوہہٕ آو بادشاہ وزیر تہٕ دیوان ستی ہیٛتھ اور تہٕ ییٚلہِ تِم فوجی مشقہٕ وُچھان أسی أتھی منٛز گووٲ کھ ستہٕ زۄ نگ حیوانا ظأہر تہٕ چھُ یمَن نکھہٕ اورٕ یور کران۔ أمِس وُچھِتھ سپُد بادشاہ سێٹھاہ حأران تہٕ یۄ ژھُن زِ یہِ گژھہِ مارنہٕ یُن مگر یہِ ژۄل۔ بادشاہ دوریاوُ گُرِس پێٹھ أمِس پتہٕ تیٛوٗت تیز یوٗت گُر دٕوِتھ ہیٛوٗک تہٕ ییٚلہِ یہِ تقریبَن زٕ میل دوریاو تہٕ حیوان رُکیاو، پانس دِژِن دٕنَن تہٕ بنیاس اَکھ بۄ ڈ تہٕ ہأبتناک جن۔ پۄت پھیوٗر تہٕ موٗرُن بادشاہ تہٕ نیوٗن کھٕبتھ۔

وزیروٚ ژھانڈ نووسُہ أٹھَن دوہَن بڈٕ سخت پأٹھی تہٕ ییٚلہِ نہٕ أمی سُند کانٛہہ بۄ دباہادژ او تمو اوٗن أمی سُند نیٚچو تہٕ تھووُکھ یہو ے مأ لی ہنٛزِ جایہِ تختَس۔

اکہِ دوہہ سپٕز أمِس جوان بادشاہَس زبردست خاہِش یہِ زاننہٕ خأطرٕ زِ

اُمہِ سُنٛد مول کمہِ وجہٕ کنٛز گنٛدریاو۔ تٔمۍ کٔرۍ وزیر سأئلم کینٛہہ وَننہٕ خأطرٕ مجبوٗر تہٕ یێلہِ اُمہِ سورٕے کینٛہہ بوٗزتہٕ اُمہِ دِیُت بیٚیہ تتھے بڑٕ معاینٛگ حُکم یتھ منٛز سورٕے فوج تتھۍ جایہِ سمہِ ہے یێتہٕ اُمہِ ہنٛدِس سألۍ ہنٛدِ وَقتہٕ امہِ مقصدٕ سمیوٗمُت اوس۔ مُقرر کرنہٕ آمتِس دوہَس پێٹھ گووسہٕ پننٛز سأری دربأرۍ ہێتھ یہِ وُچھنہٕ خأطرٕ اور۔ تِمَن اوسنہٕ وُنہِ زیادٕ کال اَتہِ گوٚمُت زِستہٕ زوٗ نٛگ حیوان تہِ آو بیٚیہ تہٕ تِمَن کُن ووکھہٕ پأٹھۍ گگرایے گرِتھ دزٛاو اتہِ ۔ یێلہِ بڑۍ وزیرَن یہِ وُچھ تہٕ تٔمۍ اوٗس زورٕ زورٕ۔

''کیٛاہ ذٔلیل'' بادشاہَن پرٛژھُس۔

وزیرَن دِتُس جواب ''مےٚ اوٗس اِکنٛز زِ یہِ چھُ سُے حیوان ییٚمۍ چأنِس مأِلس اَسہِ سارنٕے ستۍ أستھ پأنَس کُن گل کجیہِ۔''

''اَچھا۔ تی چھا حقیقت۔ تیٚلہِ مارَن ئہِ یہِ تکیٛا زِمےٚ یہِ نہٕ توت تأنۍ آرام یوٚت تأنۍ نہٕ یہِ دشمن گلہِ۔''

یِی ونان کوٚر بادشاہَن گُرِس کمچہِ تہٕ دوریاو اُمس پتہٕ۔ حیوان روٗد اُمس برٛ وٗہہ برٛ وٗہہ کینٛہہ دوٗرتانی دوان یتھہٕ کنٛز اُمہِ اُمہِ ہنٛدِس مأِلس کرِیاو تہٕ پتہٕ رُکیاو، دِژن پأنَس دِنَن تہٕ آوپننہِ اصلی شکلہِ منٛز تہٕ ہیٚرٕنس پێٹھے ووٚتھ ڈرٛ اوٗنی۔ اَتھ مصیبتَس منٛز کوٚر بادشاہَن عأجزی سان بڑِس خدایس کُن التجازِمےٚ بچاوتہٕ تہٕ خداصأبَن سوٗزا اَکھ فرشتہٕ زِ سہٕ ہاوِ اُمس زِژ کتھہٕ کنٛز گرَکھ اُمس جنَس ستۍ جنگ۔

فرشتَن وۄنُس ''یہِ چھُ سارِوے کھوتہٕ طاقتور جن، یوٚت تأنۍ زِنٛدٕ چھُ تہٕ اُمہِ سُنٛد اَکھ خوٗنہٕ قطرٕ زمینس پێٹھ پیٚیہ تتھ بَنہِ تمی وِزِبیا کھ جن سہٕ تلہِ ووٚتھ تہٕ ماری

ژےـ مگر کھوژمہٕ رٔٹھۍ دُروۍ تیٖر تہٕ چلاوٕس دۄن اَچھن ییٚتھ پٔتھر پییہِ تہٕ مرِ پتہٕ
دراوۍ فرشتہٕـ

یِتھہٕ پأٹھۍ گیہِ اُمِس ہمت تہٕ پوٚک بادشاہ بڑ وٕنہہ کُن ـ ژتجی ہَن مِنٹن
گٔرِن جنٔس ستۍ لڑأے تہٕ پتہٕ چلووٕنس ییہِ دُروے تیٖر دۄن اَچھن تہٕ یتھہٕ کنۍ
ژھنٔن یہِ مأرِتھـ ییلہِ اَکۍ وُچھ زِ یہِ دُشمن مۄ دتہٕ بادشاہَن کڈ تلوار تہٕ ژٹنس کلہٕ ہیر
تہٕ یہِ پنہٕ نس نیزس پیٹھ تُلتھ دراوۍ محل خانس کُن ییٚتہٕ یہِ اَکۍ عمارٔژ ہند بوٚہہ ساس
کمرو منٛز اَکس منٛز تھووتہٕ کُنژ کرِن ماجہِ حوالہٕ تہٕ وۄننس زِ پنہٕ اَتھ کمرس زانہہ تہٕ
درواز مۄژرأ دِو ـ

مگر تٔمۍ وۄن نہٕ پنہٕ ماجہِ یہِ زِ کیاز اوس یۄت احتیاط سان اتھ کمرس قُلف
کوٚرمُت تہٕ تٔس باسیاو اَتہِ آسہِ کانہہ خاص خزانہٕ تہٕ تٔمِس ہُر یاو تجُسس تہٕ اکہِ دوہہٕ
صُبحأے گیہِ کمرس کُن تہٕ مۄژرُن دروازس قُلف ـ مگر اَتہِ گوٚس نہٕ کہنۍ تہِ نظرِ تِکیاز
بادشاہَن اُس یہِ کلہٕ ہیر کوٚنس منٛز دِژمژ دأرِتھـ وۄں گو وأتہِ گو وأسُن تہٕ پتہٕ اَکھ
آواز یوسہٕ ونان اُس ''چون نیٚچو چھُ اَکھ جِن ـ تٔمِس نشہِ رُوٚزی زِ حبسہٕ، سُے چھےٚ اَکھ
جِن کُنہٕ وِزِ مأری سُہ ژے یتھہٕ کنۍ یہٕ مورٕنس، چون خانہٕ دار ـ سُہ کڈُن محل خانہٕ منٛز
ہرگا ژے زِنٛدٕ چھی روزُن ـ''

''یہِ کتہٕ چھےٚ آواز یِوان! ژٕ کیاہ چھکھ ونان؟'' بادشاہ سنٛز موج چھس
پرژھان ـ

''ژٕ لاگ بمار تہٕ نیٚچِوس وَن مےٚ اَن سیمنہٕ ہُند دود ـ ڈٕلۍ زبس پانے گژھ

تہٕ یہِ اِنٛج کَر کوٗشش'' کلہٕ ہیر وۅنُس۔

وۅ یمہِ دوہہٕ صُحاے دژ او بادشاہ مغموٗم تہٕ دِلس غبار ہیتھ اُکس جنگلس کُن ییتہِ یہہ تہٕ باقی جنگلی جانور پھیران اُسی۔ تمہِ وُچھا کھ یمنٛز پنٛنٛز بچہ ہیتھ تاپھ دِوان۔ یہِ کھوٗت گُلس تہٕ لوین سیمنہِ ہِنٛزِ اُکس بَبہٕ کان۔ یہِ اُس سوے بَب یتھ اتفاقن اُمس سیمنہِ کینہہ ودوہَو پیٹھہٕ کیا ہتانی لَل ہش آسنہٕ کِنہِ زبردست دَگ اُس۔ تیر لگنہٕ ستی پھٹ یہِ لَل تہٕ یکدم ژُج (سیمنہِ) دَگ۔ دَگہِ نشہِ آرام میلنہٕ کِنہِ وُچھ سیمنہِ شکریہ کہِ اندازٕ ہیوٗ رگن تہٕ کوٗرن بادشاہَس درخاس زِ ژٕ وَس یوٗن تہٕ وَن یہِ کینٛہہ ھا تہِ ژے خاطرِ بہٕ اُنتھ ہکہٕ۔ بادشاہَن وۅنُس زِ مے گژھہِ نہٕ کہنہٕ ماسوایہ پننہٕ بیمار ماجہِ خاطرِ چون دودٕ قطرا تکیاٚزِ تَمس چھُ عجیب پاٹھی یوٗ ہے علاج باسان۔ سیمنہِ یوٗر خوٗشی سان سہٕ پیالہٕ یُس بادشاہَن پانس ستی اوس اوٗنمت تہٕ بییہِ دِژنس پنٛنٛز جوٗرژھا تہٕ وۅننس ''ییلہِ تہٕ ژے کانٛہہ مُشکل اُسی یہِ اُسی زِ آفتابس کُن ہاوان تہٕ بہٕ ییٚے فورَن ژے مدد کرنہٕ خاطرِ۔'' دودٕ ہن تہٕ جوٗرہَن رٕٹتھ آو بادشاہ محل خانس منٛز واپس۔

ییلہِ اُمی سنٛزِ ماجہِ یہِ سیمنہِ دودرۅٹ تَس پیٹھ پوٗرٕ پرٛھ زِاُمی سُند نچوٗ چھُ جِن تہٕ وۅنی کوٗرن پٹی مہِ کھوتہٕ زیادٕ شفقہٕ اِرادٕ اُمس مارنک۔ سوگیہ تَتھ کمرس منٛز ییٚہ سو کلہٕ ہیر اُس تہٕ وۅنن اَتہِ وَنن واُلس سائلم کینٛہہ تہٕ اورٕ یوٗزن یہِ آواز ''تورَیہ وۅنی پوٗرہِ پاٹھی فکرِ زِیہِ پچھے جن۔ تکیاٚزِ صرف ہیکہِ جنے یوت سیمنہِ نشہِ دودحاصل گرِتھ۔ ژے یوٗت جلد ممکن سپدی تیوٗت یہِ ژھٔنِن مارِتھ۔''

اَمہِ پرٛژھُس ''مگر مے کتھہٕ پاٹھی ووتھِ اُمس نشہِ تھ۔''

اور آلیس آواز ''ییلہِ چون یہِ نیچو ژے نشہِ ییہِ تہٕ پرٛژھی کیاہ خبر چھے ژٕ ؤنی زبس مےٚ چھےٚ ؤنہٕ واریہہ کمزوری باسان تہٕ بییہِ چھس بیمارٕ ے۔ سیٚمنہِ دودٕستی تہٕ گیم نہٕ خاص فرقا۔ مگر ژے اُسی تٕمس شہزادِ متعلق بۆزمُت یوسہٕ فلأنی بالَس پیٹھ کُنی زٕنی اَکِس محلس منز چھےٚ روزان تہٕ ہرگاسو (شہزأدی) ییہِ تہٕ مےٚ چھُھہ دِیہِ بہٕ گرٛھہٕ ٹھیک۔ چون نیچو گرٛھہِ اَتھ خطرناک محلس منز تہٕ ضرۆر مرِ وَتے۔''

شامَس بأ گرِ گوو بادشاہ ماجہِ نشہِ تہٕ پرٛژھنَس ''چھکھا وۆنی ٹھیکے؟''

''نہ'' تَمہِ وۆنُس ''سیٚمنہِ دودٕستی گٔیہٕ مےٚ رَژھ تہٕ فرق مگر مےٚ ؤچھ خابس منز زِ فلأنی محلَس منز چھےٚ اَکھ شہزأدی روزان سو ہرگا ییہِ تہٕ مےٚ اَتھہِ لاگہِ بہٕ گرٛھہٕ پۆرٕ پأٹھی ٹھیک۔ یوٚت تانی نہٕ سو ییہِ توٚت تانی بَلہٕ نہٕ بہٕ پۆرٕ۔''

''موج۔ روز ژٕ آرامہٕ سان، بہٕ اَنَن سو زنانہٕ چانہِ خاطرٕ نتہٕ ترٛاوٕ بہٕ بادشاہی۔''

صُبحس صُحأے درٛاو بادشاہ اَتھ کرٛأتھس سفرس۔ تٕمس اُسنہٕ سوٗجھ ہن مُشتھ گمرٛ۔ تیتھے افتابہٕ کھوٚت تہٕ اُکی بأویہٕ اَتھ کُن تہٕ فورَن پییہِ سیٚمنز تہٕ تٕمی سندی زٕ بچہٕ تٕمس نشہِ وأتتھ۔ سیٚمنہٕ پرٛژھُس ''کیاہ دٔلیل چھےٚ؟''

''مےٚ چھُ گرٛھُن تہٕ سو شہزأدی اَنٕنی یوسہٕ ہُتھ محلس منز روزان چھےٚ۔''

''اَنٕنی چھےٚ! ژٕ ہیکَکھ نہٕ یہِ کرِتھ۔ واریہو کریہِ یہِ کوٗشش تِکیاز یہِ شہزأدی چھےٚ سبٕھاہ خۆبصورت۔ مگر کانٛہہ اَکھا سپُد نہٕ اُمس نِش واتنس منز کامیاب۔''

''بہٕ کرٕ کوٗشش یُدوَے زَن مےٚ اَتھ منز ژٕ نشہِ تہٕ اَتھہِ چھلُن پییہِ'' لِ

ونان دژ اویہِ بادشاہ۔

سیمنہٕ گوونہٕ یہِ برداشت زِ أمی سُندیہِ سوچھ کرٕن وول کیاہ نیرِ تہٕ تھٕ کنٕز أمِس نشہِ۔ لہٰذا دوریہِ سوٗ پٔنٕز دونوے بچہِ ہیتھ أمِس پتے تہٕ کورنُس زارٕ پارٕ زِ ژٕ کھس مے سوارِ۔ تِم وأتی جلدٕے مجلس نِش۔

سیمنہٕ وۄنُس ''یَتھ جایہِ چھےٚ ترٚے بَرنہِ یمَو منٛزٕ شہزادِ نشہِ واتنہٕ خأطرٕ ضرٛوری چھُ نیرُن۔ گوڈنچہ بَرنہِ نشہِ چھُ اکھ بوٚڈ شستٕر پوٚٹ یُس اکہِ ہچہِ مکہٕ ستی پھٔٹرُن چھُ نتہٕ کھُلہِ نہٕ یہِ بَرَن۔ دۄیمہِ بَرنہِ پیٹھ چھےٚ اکھ نقلی گاوِیَس أندی أندی اصلی جِن چھِ۔ ہرگا کانٛہہ نفر أمِس گاوِ دوٛدبیٚنہ سۭہ ہیکہِ اَمہِ (برنہِ) نیٖرتھ۔ تہٕ ہرگانہٕ تہٕ ہیٚوکُن کٔرتھ تِمس بٕن تیٖلہِ جِن کھیتھ تریمہِ برنہِ نشہِ چھےٚ پانہٕ شہزأدی بیٖہان۔ ہرگا تِمس ژٕ خوش کرٕ کھ تہٕ کٔری ژٕ ےٚ استقبال تہٕ ہرگاہ خوش کوٚرہَس نہٕ تیٖلہِ ژٕ ھنی مأرِتھ۔''

یہِ بوٗزِتھ کھۄژ یہِ بادشاہ تہٕ سیمنہٕ کوٚرُن درخاس زِ مےٚ کرمدد۔

''چلو ٹھیک چھُ'' تِمہِ وۄنُس ''مےٚ چھُ اکھ جودیمہِ کنٕز یُس شستٕر برنہِ پٕٹہٕ أژِتھ ہیکہِ تہٕ یام ژٕ اَتھ ہچہِ مکہٕ ستی ٹاس والکھ تہٕ بہٕ گرِ اتھ زِ کھنٛجہِ تہٕ تہٕ تھٕ کنٕز تارتھ ژٕ بہٕ گوڈنچہ بَرنہِ اپور۔''

''تہٕ بہٕ'' وۄنُس أکر لوٗکٕٹہِ ہٕہَن ''بہٕ دیا وَن گاوِ ہنٛز مورت دودتہٕ تِم جِن یِم أمِس أندی بِکی چھِ تہٕ ژٕ ےٚ أمِس دودٕ ہنٛبس منٛز ٹھوٗر کرٕنے تِم رنٛگھ ہتھ تہٕ تہٕ تھٕ کنٕز ہیککھ ژٕ دۄیمہِ بَرنہِ أژِتھ۔''

بےلوٕکٕژ سہٕن وۄنُس "تہٕ بہٕ ترٛاوِ شہزادِ ہنٛزٕن اَچھن منٛز تیٚتھ جود زِ تِتھے سو ژٕ نے کُن وُچھِ تَس باسہِ ژٕ چھُکھ آفتابَس ہیوٗ پزٕ و ترٛ اوان تہٕ خوٗبصورت تہٕ ژٕ نے وُچھِتھ گژھہِ ترٛ ہ مُتأثر زِ سومُہ راوِتھ یِم بَرن تہٕ یہِ ژٕ وَنہٕ ہَس تی کَرِ۔"

وفادأر ریہِ سان کٔرٕ تَمو ترٛ نو یوٚ پننٛ وعدٕ پوٗرٕ۔ بادشاہ ووت ٹھیک پأٹھۍ شہزادِ نِشہِ تہٕ سو سپٕز أمۍ ہٕنٛدِ حُسنہٕ تہٕ طاقتہٕ کِنٛز زبردست مُتأثر تہٕ أمِس نسبت پننہِ زبردست مُحبتُک کوٚرُن اظہار تہٕ کوٚرُنس پننٛ آشنٛ بناونہٕ خأطرٕ التجا۔ پَتہٕ آیہِ سیٚمنٛز تہٕ تَمۍ ہٕنٛدۍ زٕ بچہٕ پننہِ گوٚپھہِ منٛز۔ کیٚنٛہہ دۄہ پَتہٕ نیہِ بادشاہَن شہزأدۍ پأنَس سٟتۍ پننہِ نِس محلس منٛز "موج" تَمۍ وۄن "مے أنۍ شہزأدۍ۔ ہے سو ٕکٕرشاہ خوفناک جاے أسِ تہٕ وَتھ تہِ ٕکٕرشاہ خطرناک أس! بہٕ آسہٕ ہاوَتے موٗ دمُت ہرگانہٕ مے سیٚمنٛز تہٕ تَمۍ ہٕنٛدۍ زٕ بچہٕ مَدد کَرہَن شُکر خدایس کُن زِ بہٕ ووٗتُس وارٕ کارٕ یور واپَس۔" أتھۍ متعلق بیٚیہٕ تہِ کتھا کتھا کران وۄن تَمۍ أمِس جِنہٕ کلہٕ ہیرٕ ہُنٛد تہِ زِ سہٕ جِن کتھہٕ پأٹھۍ اوس سٟتہٕ زۄ ٹنگ حیوان بُنتھ تَس برٛ وٗنہہ کُن آمُت تہٕ پَتہٕ واتنوٗن لتہِ دۄرأ کِس جایہِ بیٚیتہٕ یہِ پننہِ اصلی شکلہِ منٛز آوتہٕ یہِ اَکھ بارٕ تہٕ خطرناک جِن اوس۔ یہِ اوس مے پیٚٹھ وۄڈھ ترٛ اوٗنس تیار تہٕ یہِ مارِ ہے تہٕ کھیٚیہِ ہے مے تہِ تِتھے پأٹھۍ یِتھہٕ پأٹھۍ أمۍ میأنِس مألِس سٟتۍ کوٚر مُت اوس ہرگا نہٕ زَن خدا صأب أکِس فرشتس مے مدد کرنہٕ خأطرٕ سوزِ ہے۔

یہِ بوٗزِتھ سپٕز أمۍ ہٕنٛز موج حأران تہٕ وۄننس "میأنہِ گوٚبرٕ۔ مے لوٚگ دھوکہٕ۔ تَمہِ دۄہہٕ شامَس ییٚلہِ ژٕ نے مے نِشہِ محل خانہٕ چِہ گُنٛزٕ نیٚتھ بہٕ گٔیس کینٛژٕ ن کمرن کُن یوٚت تأنۍ بہٕ تِتھ کمرس نِشہِ وأژس بیٚیتہِ مے اَسنٛج آواز بوٗز۔ مے ییٚلہِ اَتھ متعلق

زانُن یوٚ ژھ تہٕ آواز آیہِ "حبہٕ روزِنہٕ نچو مأرِتھ ژھنی تِکیا زِنہ چھُا کھۄجن۔ یہٕ چھسے
چأنِس خانہٕ دارِ ہنٛز گلہٕ ہیر۔ أمِ موٗرُس یہٕ۔ أمِس نِش ٹلناو پانس تھپھ نَتہٕ ماری یہٕ
ژےٚ تہٕ۔ میانہِ گوٚبرِ مےٚ کراَتھ آوازِ پژھ تہٕ أہنٛدِ ہے وَننس پیٹھ سۄزمکھ ژےٚ
سیمنہِ دودانہٕ تہٕ یہِ زأنتھ زِ ژٕ گرھکھ أتھی کوٚششہِ منٛز مارٕ۔ مےٚ وۄنۍ ژےٚ شہزأدک
اننہٕ خأطرٕ یہِ زأنتھ زِ اورواتِنٛج وَتھ أس سبٹھا ووکھہٕ۔ مگر ژےٚ اوسُے خداصأبٕ سٟتؠ تہٕ
تُمی سوٗزے ژےٚ فرشتہٕ تیمی ژےٚ وَتھ ہاوٕ ے تہٕ بیٚیہٕ کرنووُنے سیمنہٕ تہٕ تُمی ہنٛدِ بن بچَن
ہنٛدِ ذٔریعہِ مدد۔ شکر تسُنٛد۔ تَمہِ رۆٹ نچو نالہٕ مَتہِ تہٕ دِژَن وَدَن ٹانگہٕ۔

اَمہِ پتہٕ کوٚر کہِ کألی بادشاہن شہزادِ سٟتؠ کھاندر تہٕ گنڈأرن باقٕی زندگی
اَمَن تہٕ خوشحأ لی سان۔

(راوی: شِوبایو۔ رِنی وور سرینگر)

برٲ ریوسہٕ ملکہ بنیہٕ

"واے، واے کیاہ گوم! مےٚ کیاہ فٲیدٕ آو یِمن زنانَن ستۍ کھاندر کرُن؟ مےٚ
بخش نہٕ خدایَن اکھ نیچُو، یہٕ مرِ تہٕ میون ہیتہٕ نہٕ یتھ مُلکس منز ناو تہٕ کانٛہہ۔" یہٕ اوس
کٔشیرِ ہُند اکھ سارِوے کھوتہٕ بوڑ بادشاہ پانہٕ ہسے ستۍ ونان تہٕ پتہٕ ژاو حرم خانس منز
تہٕ دِژن پنَنین زنانَن جلاوطن کرنچ دھمکی ہرگاہ تمہٕ بڑٕ وٹھس تام اکھ نیچُو ہیکن
دِتھ۔ زنانو لٲج زٲری سان شو بھگوانس اٲہی گرِنی زِ سہ گرِتَن یِمن اتھہٕ روٗٹ۔ یتھ
یمہٕ بادشاہ سنٛز خٲہش پوٗرٕ ہیکہٕ ہَن گرِتھ تہٕ روزٕ کیمژن رتَن سبٹھے فِکر مندی سان
پژاران تہٕ نااُمیدی منز تہٕ ووٚمیدرَ چھان یوٚت تانٛی تِمَن اٲخر کار یہِ فِکرِ تو رزِ یہِ سأئلم
سوچنے چھُ ٹلِکر تہٕ ہرگا یِمَن شاہی محلس منز روزُن چھُ تیلہِ پیئیہِ یِمَن کینٛہہ فریب
ورتاوُن۔ لہٰذا آیہِ اکس مُناسِب وقتس پیٹھ بادشاہَس یہِ شیچھ واتناونہٕ زِ تِمی سنٛز اکھ
زنانہٕ چھےٚ گوبہٕ کھورتہٕ امہِ پتہٕ کیہ کاٹکی آیہِ نبر تہٕ یہِ گتھ ترٛاونہٕ زِ اکھ لوکٕٹ شہزأدی
پیئیہِ تھنہٕ۔ مگر یہِ زَن اَسہِ گوڈے وُڈن زِ یہِ اُس نہٕ حقیقت۔ یتھ اوسنہٕ کینٛہہ
سپدِ مُت۔ پزراوس یہِ زِ اکس بزارِ اسی وارِیہہ بزارِ بچہ زاہتی تہٕ یموے منز اوس اکھ
بادشاہ سنٛز وزنانو رٹمُت۔ ییلہِ بادشاہَن یہِ خبر بوٗز سہ سپد سبٹھے خوش تہٕ حکم دِتُن زِ
بچہٕ اَنیوٚن یوٗرکہ مےٚ نِش۔ یہِ اُس اکھ فطری کتھا یمیک بادشاہ سنٛزن زنانَن

گوڈے اندازٕ اوس لہذا اوسکھ گوڈے جواب تہٕ سوٗچتھ ''گرٕ ھ تہٕ وَن بادشاہَس''
تمَو ووٗن شیٚچھِ انَن وأنِس ''برٛہمنو چھُ ووٗنمت زِ پچس گرٕ ھس نہٕ توت تانی مول وُچھن
یوٚ تانی نہٕ أمِس کھاندر سَپدِ'' لہذا رٕ ود معاملہٕ کینٛژَس کالَس پتھ تِلے۔ بادشاہ رٕود
مُتواتر أمِس کورِ پچس متعلق پرٛژھہٕ گاٗرکران تہٕ اوسٕ اوس أمِ سنٛزِ دأنأیی تہٕ خوٗبصورتیہ
متعلق حاٗران کرٕ ونہِ گژھہٕ بوزان تہٕ تتھہٕ کنٛز اوس أمِ سنٛزِ خوشیہِ ہُر برسپدان۔ پٔژ
کنٛز أسِ تِمس نیٚچو سنٛز گارٕ مگر دیَس أسِ نہٕ أمِ سنٛز یہِ خاہش پوٗرٕ کرٕنی لہذا اوس پنٕہ
نِس دِلَس یہِ تسلی دِوان زِ یہٕ کرٕ أمِس کورِ تِتھس شخصَس ستی کھاندر یُس أمِس لایق آسہِ
تہٕ مُلکَس حکوٗمت کرنَس اہل آسہِ۔ اوٚکنٛز ووٗن أمِ أکس مُناسِب وقس پتھ پنٕہ نین
مُشیرن زِ تِم ژھانٛڈِن أمِ سنٛزِ کورِ خاطرٕ مناسب لڑکہٕ۔ جلدٕ ے آوا کھ دانا، رُت تہٕ
خوش شکیل شہزادٕ تلاش کرنہٕ تہٕ کھاندرٕ چ تہٕ آیہِ وُلی وُلی تیأری کرنہٕ۔ وونی کیٛاہ کرٕ ہن
بادشاہ سنٛز زنانہٕ؟ ووٗل ہیکہٕ ہَن نہٕ تمہٕ امہِ زیادٕ پَتھن یہِ فریب پکناوِتھ۔ مہراز یِیہ تہٕ
ییٚژھہٕ پَنٕہ زنانہٕ وُچھن تہٕ بادشاہَس تہٕ آسہِ توقع یہٕ وُچھن یہِ۔

جان گرٕ ھہِ ''تمَو ووٗن'' زِ أسی انون یہِ شہزادٕ تہٕ ونوس سوٗرے کینٛہہ تہٕ باقیس
مُتعلق وُچھو کیٛاہ آسہِ سپدُن۔ بادشاہ سُنٛب نہٕ۔ تِمس ہکو کینٛہہ جواب دِتھ۔ تُتھ تام سہٕ
مطمئن روزِ'' لہذا انوو تمَو شہزادٕ تہٕ ووٗنہَس سوٗرے کینٛہہ مگر امہِ برٛونٛہہ اوس ہَس قسم
تھوومُت زِ سہٕ تھاوِ اتھ ساری ہے رازٕ تہٕ یہِ وَنہِ نہٕ پَنٕہ نِس ماأنِس تہٕ ماجہِ تہٕ۔ کھاندر
آو سبٕتھے شاندار پأٹھی کرنہٕ یہِ زَن یمَن بڈٕ بن تہٕ دولتمند بادشاہَن شوٗبہِ ہے تہٕ بادشاہ
آو سہل پأٹھی یہِ مأنی راونہٕ زِ زنانہٕ۔ تتھ منٛز مہرِنی أس تتھ دِیہِ سہٕ محل خانہٕ منٛزتَس

ژُچھنہٕ ورأتیی کڈنٕک اجازت۔ ڈولہِ منٛز اُس بڑٕ اُریوسہٕ حفاظت سان شہزادٕ ہِندِس مُلکس منٛز واتٕ ژ۔ شہزادن تھووٕ اُمس بڑارِ ہُنٛد پوٗرٕ خیال یوسہٕ تٔمۍ پننہِ نِس ذأتی کمرس منٛز قُلف کرِتھ تھاوتہٕ کأنٛسہِ دِتُن نہٕ اوراند راژنٕک اجازت، پننہِ نِس مأکِس ماجہِ تبنہٕ۔

وۆن گوو، اکہِ دوہہ ییلہِ شہزادٕ گرِ نیبر اوس اٲمۍ ہِنٛزِ ماجہِ سوٗنٛچ زِ یہ گژھہٕ تہٕ گرِ درواز نیبرِ ی پننہِ نوشہِ ہنٛتۍ کتھ۔ ''کوٗری۔ ہے نوشہِ کوٗری'' اَمہِ کوٗرِس آلو'' مۍ چھُ افسوٗس زِ ژٕ چھکھ یتھ کمرس منٛز بند آمٕژ کرنہٕ تہٕ کأنٛسہِ وُچھنَس تہٕ چھی نہٕ اجازت۔ ژٕ آسکھ تنگ گژھان۔ وۆن گووۍ چھی از گرِ نیبر گژھُن لہٰذا ہیکِکھ ژٕ گرِ منٛز کُنہِ خوفہٕ ورأے نیرِتھ زِ ژٕ کیا ہو وُچھِہن کانٛہہ۔ نیر کھاژ نیبر؟''

برارِ توٗ ریہِ سوٗرے فکرِ تہٕ وۆدُن سبٹھاہ برابر انسانہٕ ہِنٛدی پأٹھی۔ واے اٲمۍ سُنٛد یہِ اوٗش ہارُن اَمہِ ہنٛتۍ ژھیٚنٛیٚ اُرِکس ماجہِ ہنٛزٕ وأنٛج لہٰذا کوٗر اَمہِ یہِ پختہٕ اِرادٕ زِ یہ گرِ نیٚچوس ہنٛتۍ اَتھ معاملَس پیٹھ سبٹھہے ڈرِ ی پأٹھی کتھ تہٕ تھُے سۆ گرِ واپَس یِیہِ۔ یم اوٗش قطرٕ وأتی پاروتی ہِنٛد بن کِنَن تانی یوسہٕ فورَن پننہِ نِس آغس نِشہِ گیہِ تہٕ کوٗرُنس زارٕ پارٕ زِ اُمِس بچارِ بڑارِ پیٹھ کر دَیا۔ ''وَن اُمِس'' شُوٗن وۆنُس ''ژٕ مَتھ پننہِ نِس مسلِس تِلہِ ہناتہٕ یہِ بنہِ اَکھ خوٗبصورت زنانہٕ۔ اُمِس میلہِ تٔتھۍ کمرس منٛز تیل ییٚتہٕ یہِ وُنۍ کمِن چھےٚ ''پاروٗتی واتناوکانٛہہ وقت راورنہٕ ورأیی یہِ رٕژ خبر بڑارِ ییمہِ ژٕلی ژٕلی پننہِ نِس سأری ہے جسمس یہِ تیل موٗتھ۔ تہٕ یتھہٕ کنۍ بنیہِ یہِ تیژ مأری منٛز زنانہٕ ییژ نہٕ دُنیاہَس پیٹھ زانٛہہ کانٛہہ اُسمٕژ ے چھےٚ۔ مگر اَمہِ تھاوٕ اُرِکس پھکِس پیٹھ اَکھ جایہِ رَژھا۔ یتھ نہٕ تیل موٗتھُن تہٕ اَتھ جایہِ روٗز اُمِس بڑارِ یتھےٚ۔ یُتھ زَن اٲمۍ ہِنٛدِس کھاندارَس یہِ باسہِ نہٕ زِ یہِ

ژھے کانٛہہ چالاٚ کی تہٕ کرٚبس انکار۔

شامس ووت شہزادٕ تہٕ لتہِ وُچھِن پننۍ مأرۍ منٛز آشنۍ تہٕ سَپُد سیٹھاہ خوش۔ اَمہِ کنۍ ژٕج أمِس سو سأرٕے پریشأنی یوسہٕ أمِس ییٚمہِ کنۍ سپٕز ہٕژ أس زِیہٕ کیٛاہ دِمہٕ ماجہِ ہٕنٛد بن تٕمن کتھن جواب یَمن پیٹھ سوٗٹھأنۍ لاگیم۔ تٕمس أس صرف اَکھ خوش وِنۍ، اَسوِنۍ، خوٗبصورت مہرِنۍ وُچھنۍ یتھ زَن تٕمۍ سُند سوٗرُے خوف دوٗر گوٚ ہِے۔

کینٛہہ ہفتہٕ پتہٕ گوٚو شہزادٕ پننۍ زنانہٕ ہیتھ پَنہٕ نِس ہیٚہرٕ بابس نِش یَس پزۍ کنۍ یہِ بیوٗٹھ زِ شہزأدۍ أس تیٚژٕ کوٗرتہٕ سُہ سَپُد پزٕنہٕ پیٚٹھی خوش۔ تٕمۍ ہٕژ وزنانوتہِ منوو جشن تکیٛا زِ تہٕژ أہی سپٕز قبوٗل تہٕ تٕمہٕ بچیہِ زُوٕ۔ کینٛہہ وقتہٕ پتہٕ کوٚر بادشاہَن پٕنٛن مُلک شہزادَس حوالہٕ تیٚمۍ پَتہٕ دوٚشوٕنۍ مُلکَن حکمرأنی کٔر۔ پَنہٕ نِس مألۍ ہٕنٛدِس تہٕ تہٕ ہیٚہرٕ بابہٕ ہٕنٛدِس تہِ۔ تہٕ تِتھہٕ کنۍ بنیٛاو دُنیا ہُک سارِوٕے کھوٚتہٕ ناماوارتہٕ دولتمند بادشاہ۔

(راوی۔ رأز۔ سرینگرٕ روزَن وأجِنۍ اَکھ ہُٹٕنۍ تہٕ سوٚمبرَن وول پنڈت آنند کول، زأنہٕ کدل۔ سرینگر)

سخی حاتم

اکِہ وقتہٕ اوس اَکھ غریب شخصا یُس زِیُٚن ژٕٹتھ تہٕ ژِنتھ کیٚنہہ پنسہٕ اوس زینان۔ تِمس اُس پَنُن پان تہٕ زنانہٕ تہٕ سَتھ کورِ پالنہٕ خاطرٕ سخت محنت گرٕنی پیوان۔ زاتہہ اوسُس نہٕ ماز پھوٗلاوُتھَن تانی واتان، زاتہہ اوسُس نہٕ کھورَن کھوربانہٕ پوٗران تہٕ صرِف اوسُس کمرِس پیٹھ اَکھ جندا آسان۔

اکِہ دوہہ اوس سُہ ڈیوٗٹے ہیوٗتہٕ رژھا آرام کرنہٕ خاطرٕ تژٕ اٚون اٚکِس گُلس تَل لَر۔ اَمہِ وِزِ اوس پھرٕ ژٕ جاناوار راز ہوٗنٛز لیاٚرِ ژٕ ڈان تہٕ اٚمِس شخصہٕ سٕنٛز غریبی تہٕ بیماٚرِ وُچھِتھ آس اٚمِس پیٹھ عار۔ اَمہِ کِنیٚ ووٗتھ سُہ تِمس کِنیٚ وُچھِہ تہٕ تژٕ وُون اٚمی ہٕنٛدِس زِنیٚ بورَس نکھہِ سونہٕ سُنٛد ٹھوٗل۔ اَمہِ پتہٕ کِہے کاٚلی ییٚلہِ زِنیٚ مزوٗر ووٗتھ تہٕ اَتہِ وُچھُن یہِ ٹھوٗل یہِ تُلُن تہٕ تھووُن یہِ پننہٕ نِس ہلہِ گنڈِ نِس منٛز ژٕلتھ۔ پَنُن بور تُلُن تہٕ گوٚو واٚنِس نِش یُس اکثر اٚمِس یہِ مُلی ہیوان اوس۔ اٚمی گُن یہِ ٹھوٗل تہٕ معموٗلی قیمتس اٚمی ہیٚہ۔ اٚمِس اُس نہٕ پتہٕ زِ یہِ کیاہ خاص ٹھوٗل اوس مگر واٚنِس اوس یہِ پتاہ تہٕ ووٗتُس گرٕھ تہٕ سُہ جاناوار تہٕ اُنُن ژٕٹتھ تیٚمی یہِ ٹھوٗل تژٕ وو تہٕ یہِ دِمے ژٕ اَکھ روپے انعامہٕ۔ اٚمی شخصن کوٗرُس وعدٕ تہٕ پگہہ کیٚتھ گو وو دوہہ شکی پاٚٹھی زِنیٚ بوراَنہٕ

خاطرِ جنگل۔ واپس یِوٗن ہیوٗ تھ سُہ تتھی کُلس تَل تھکَس ییٚتہٕ تمہٕ ٹھوٗل اوس لوٗبمُت تہٕ لاٗجن
اپزٕ ےرِنڈٕ ر۔ راز ہوٗنز آو بیٚیہٕ تہٕ وُچھن زِ یہ اوس تتھے غریب تہٕ زوتہٕ۔ یتھ گوڈٕ اوس تہٕ
سوٗنچن زِ اٰمی آسہِ ہے نہٕ کالہٕ ٹھوٗل وُچھمُت لہٰذا آو تہٕ تژ ووٗن اٰمس نکھے تتھ جایہِ
بیاکھ یتھ پیٚٹھ اٰمس ضروٗر نظر پیٚیہٕ ہے۔ اٰتھی منز روٗٹ یہ زِنی مزوٗرَن تہٕ ووٗتھ یہِ
واٗنس نِنہٕ خاطرٕ۔ ''ہے ژٕ نے کیاہ چھی مےٚ گرُن؟ مےٚ مَتہٕ مارتہٕ ۔مےٚ مَہ کرقاٗدۍ
تژ اویلہٕ۔'' جانورن دِژس کربکہٕ ''ژٕنے میلی ضروٗر انعامہٕ۔ ژٕ کڈمےٚ اَکھ تیٖر تہٕ ہاوٗن
سونارس تہٕ ژٕ واتکھ فورن میوٗن مُلک کوہِ قاف ییٚتہٕ ژٕنے میوٗن مول موج انعامہٕ
دِلی۔ تمہٕ دِنے ژٕنے اَکھ موختہٕ ہار یٚیمیک قیمت نہٕ دنیاہکس کاٗنسہِ تہٕ بادشاہَس
نیٖر تھ ہیکہِ۔''

مگر اٰمی جاہل زِنی مزوٗرَن یوٗ زنہٕ اٰمس جانور سٕنز کانٛہہ تہٕ گتھ۔ تیٚنڈِس
ذیٚہنس پیٚٹھ اُس سوے اَکھ روٗپے سوار یوسہٕ تَس میلنگ یقین اوس لہٰذا کوٗر تمی
اٰمس گنڈٕ تہٕ تھووٗن وٕلتھ تہٕ دوریاو واٗنس نِشہٕ تیوٗت تیز یوٗت سُہ بوٗر ہیٚتھ ژٕ وِتھ
ہیوٗک۔ مگر افسوٗس۔ جاناوار موٗ دٕمہٕ ستیٚ وَتے۔ ''بہٕ کیاہ گرِ ووٗنی'' زِنی مزوٗر چھُ
سوچان۔ ''واٗنی گتہِ دیِہ مےٚ موٗمتِس جاناوارس اَکھ روٗپے۔ آ۔ ہا۔ بہٕ ہاوٕ اٰمی سٕنز
اَکھ تیٖر نارس۔ شاید پیٚیہٕ نہٕ جاناوار سٕنڈِ زِنڈٕ یا موٗمُت آسنہٕ ستیٚ کانٛہہ فرق۔ لہٰذا کوٗر
اٰمی پی تہٕ سُہ ووٗت امی وِزِ کوہ قاف۔ اَتہِ ژھونڈ اٰمی جاناوار سُند مول موج تہٕ ووٗنن
نَمن تہٕ سورُ ے یہ سپُد مُت اوس۔ واے۔ اٰمس جانور سٕنز لاش وُچھتھ کوٗتاہ ووٗد
اٰمی سٕندی ماٗلی ماٗج تہٕ رشتہٕ دار وامہِ شورٕ ستیٚ گوواٗ بکس عجیب جاناوار سُند توجہ اور گن

یُس اَمہِ وِزِ لپأری نیران اوس سُہ ژاوتہٕ گٔرن معاملَس متعلق پڑٕژھہِ گأر۔ اُمِس جاناوارس اوس تونتہِ منٛز اَکھ گاسہٕ ٹُل تیمہِ ءستۍ مومتس زِنٛدٕ اوس گٔرتھ ہبکان۔ ''توٚہۍ کیٛازِ وودان؟'' اُمۍ پڑٕژھ اَتھ دوکھہِ ہٕرٕ جمأژ۔

''تِلکیٛازِ اَسہِ موٗدا اَکھ اَشناو۔ اَسۍ ہیکو نہٕ ووٗنۍ اُمِس ءستۍ زانٛہہ کتھ گٔرتھ۔'' تَمو دِتُس جواب۔

اُمۍ عجیب جاناوارن ووٗنکھ ''مَہ وٗدِو۔ تُہنٛد رشتہٕ دار گژھہِ دُبارٕ زِنٛدٕ'' یہِ وٗنتھ تھووُ اُمۍ جاناوارن یہِ گاسہٕ ٹُل مومتس جانورہِنٛدِس اَسَس منٛز تہٕ یہِ گوو زِنٛدٕ۔

ییٚلہِ یہِ جاناواررازٕ ہوٗشُز زِنٛد سَپُد تہٕ وُچھِن زِنۍ مزوٗر۔ اُمۍ گٔرنَس بے بھروسہٕ تہٕ لاپرواہ آسنَس پیٹھ زبردست اَڈزاَڈ۔ ''بہ بناوٕ ہَتھ ژٕ بوٚڈ تہٕ خوشحال'' اُمۍ ووٗننَس ''مگر گژھٕ ژےٚ شوٗلی پنٕنۍ زِنۍ بور تہٕ سوے پُہر۔'' اَمہِ پتہٕ ووٗت یہِ غریب شخص واپس تٔتھۍ جنٛگلَس منٛز تہٕ تِتھۍ زِنۍ بورس برٕ وٗنہہ کُن یُس تٔمۍ کوہ قاف واتنہٕ برٕ وٗنہہ تیار اوس کوٚرمُت۔ زِنۍ ہِن ہٕکِنن تہٕ گو وپنٕنہِ زنانہِ تہٕ کوربن نِشہِ سیٚٹھاہے مغموٗم تہٕ بُتھ الونٛد ترٛاَوِتھ۔ پتہٕ وُچھِن نہٕ رازٕ ہوٗشُز زانٛہہ تہِ دُبارٕ۔

یہِ آو گوڈٕے وَننہٕ زِ اُمِس زِنۍ مزوٗرَس آسہِ سَتھ کورِ۔ یِمہٕ کورِ گٔیہٕ بالغ تہٕ واتٕ کھاندرَس۔ مگر سُہ زِنۍ مزوٗر کتھہٕ گرِ ہے یِہنٛد بن کھاندرَن ہُنٛد انتظام؟ سُہ اوس لُمۍ لُمۍ یَڈ پالنَس سُمب زینان تہٕ کانٛہہ تہِ اوسنہٕ اَتھ غریبی کِنۍ پتھ پیٛمتس گرس ءستۍ رشتہٕ گٔرن یژھان۔ پنٕنہِ سَختیہِ ہِنٛدِس اَتھ وقتس منٛز ہیوٚت اُمۍ پننہٕ نِس دوستس مشورٕ تیمۍ تَس ووٗن زِ ژٕ گژھ حاتمس نِشہِ یُس اَکھ سیٚٹھاہ رُت تہٕ سخی بادشاہ چھُ تہٕ تٔمۍ کِرِ ہے منٛگ مدد۔

پیأرِی اوس یِمَن دوہَن حاتم سبٹھاہ غریب سپُد مُت تہٕ گزار کرنہٕ خأطرٕ اوس دانہِ مُنان۔ مگر یوٚ دوَے سُہ حالاتو ییٚتھ پیارِ اوس پوومُت زِپؤرٕ مُلکس منٛز اوسنہٕ تَس ہیوٚ کانٛہہ غریب تہٕ گرِتھ تہٕ اوس أمِس سُے سخی دل تہٕ لۄگُن سوچھ واتناوِنٛچ اَمِسس تژھے کل۔ ییٚلہِ زِنٛی مزٗور تِہنٛدِس مُلکِس منٛز ووت تہٕ تِمس سمکھ اَتہِ چھُ تِہنٛدِس سخاوتَس متعلق یِہ خوٚبصورت واقعہٕ (وَنُن لایق)۔ زِنٛی مزٗورس اوسنہٕ پیاہ زِ سُہ گُس اوس تہٕ ژٗنی نَس پنٛنِ سأرِ ے دوکھہٕ بٕرٕژٕ ذٕلیل تہٕ وۄن نَس مےٚ واتناوتہٕ تِمس رحمدل حاتم بادشاہَس نِش۔ تِمہِ رأژ دِیُت حاتمن فاقہٕ ییٚتھ زَن سُہ پَنہٕ نِس پُژھس کیٛنہہ دِیہِ ہے تہٕ صُبحنَس بأگِ ژٗنی نَس حقیقت " ہے یارا" أمِ وۄنُس " بہٕ چھُس سُے یُس ژٕ ژھانٛڈان چھُہَن۔ مگرٗ چھ۔ بٕہ چھُس تِتھُے غریب ییٚتھ ژٕ چھکھ۔ افسوٗس۔ بٕہ ہیکے نہٕ ژٕےٚ مدد گرِتھ۔ بٕہ ہیکَے نہٕ ژٕے بیاکھ بتہٕ ڈنگ تہٕ دِتھ۔ وۄن گوو ہرگاہ ژٕ میأنٛی کٗور نِہَن مےٚ آسِہ نہٕ انکار۔ ژٕ ہیکہٕ ہَن یِہ ہِکنتھ تہٕ أمِس ہِکنتھ یِمہٕ روپیہ پِنٛے تِموٗستی ہیکہٕ ہگھ پنٛنہِ کورِ نکھہٕ وأرِلتھ۔ گژھ تہٕ خداصأب گرِی نَے رأچھ۔"

زِنٛی مزٗورَن دِتُس جواب " ہے بادشاہ صأب۔ چانہِ سخاوت کِنٛز کُملیٛاو مےٚ دِل۔ بٕہ ہیکے نہٕ چانہِ مہربأنیہِ خأطرٕ ژٕےٚ ٹھیک پأٹھی شکریہ تہٕ گرِتھ۔ خداے دِی نَے اَمیُک اَجر۔ خداحافظ۔"

زِنٛی مزٗور تہٕ شہزأدی دژاے لتہِ۔ تِمَن أس اکِہ جنگلہٕ کِنٛز وَتھ ییٚتہٕ یِمَن اَکھ شہزادِ سمکھ یُس شکارَس اوس دژامُت۔ شہزادَس پیٚیِہ أمِس کورِ پیٹھ نظر تہٕ أتھی ستیٚ گوس أمِ سُنٛد محبت تہٕ زِنٛی مزٗورس وۄنُن مےٚ گرتہٕ پنٛنِ زامُتر قبۄل۔ ظأہر چھُ زِ

أمِ موٗنُس تہٕ سَپُد کھاندر۔ اَمہِ پتہٕ آسہٕ ہٮ۪تھے زِنٛی مزوٗرس اَتھس منٛز روپیہ یِوان یِمہٕ ستۍ تٕمۍ پنٕنۍ ساری قرض نکھہٕ وألۍ، پانس خاطرٕ بنوٗون اکھ خوٗبصورت مکانہٕ تہٕ ستوٗنی کوربن کوٗرن جان تہٕ عزت دارگرن منٛز کھاندر۔

ہُپأرِ اوس شہزادٕ پننہٕ خوٗبصورت آشنہٕ ستۍ سبٹھاہ خوش پأٹھۍ روزان لیس متعلق تِمس یہِ ذیٛہنَس منٛز اوس زِیہِ پھیٚے زِنٛی مزوٗرسنٛز کوٗر۔ ووں گوو اکہِ دوہہٕ نٮ۪اد تَس اَتھ متعلق پزر۔ تٕمۍ اوس أکِس غرٟبس پننہٕ زنانہٕ تِھیہِ خأرات دِتُمت تہٕ تمہٕ وۄنس سرسری پأٹھۍ زِڑنے کُرتھ اَز حاتمی مطلب سخاوت یِہٕے حاتمسنٛز ہش کأم۔ اَتھ پتھ پرٕژھُس شہزادٕن زِڑنے کَتہِ چھیٚے حاتمس متعلق کیٛنہہ پَے تہٕ تمہِ وۄنس پتہٕ سورٕے کیٛنہہ۔ کتھہٕ کنۍ اوس زِنٛی مزوٗرن تِمس مددموٗنگمُت تہٕ تٕمۍ سٕندی مألۍ یَس نہٕ کہنی تہِ اوس کتھہٕ کنۍ دِژ سوتَس کنیزٕ ہنٛدِ حیثیتہٕ۔ اَمہِ پتہٕ سوٗزشہزادٕن زِنٛی مزوٗرس ناد تہٕ تَس نِشہِ تہِ بوٗزِن یِمے لفظ تہٕ بیٛیہ رازٕ ہونٛزٕ ٹھوٗلس تہٕ أمۍ سٕندِس کوہ قاف واتنس متعلق۔ سُہ سَپُد یِمہٕ سارےٕ کتھہٕ بوٗزِتھ انتہأیی حأران۔ تٕمۍ سوٗزفورن بادشاہ حاتمس نادتہٕ کوٗرنس درخاس اوریِنہٕ تہٕ أمۍ سٕندِس ملکس پننہٕ اندازٕ حکوٗمت کرنہٕ خأطرٕ تکیٛازِ یہِ اوس پانہٕ حکوٗمت کرنہٕ خأطرٕ وُنہِ واریٛہہ لوکٕٹ تہٕ ناتجربہ کار۔ زِنٛی مزوٗرس میوٗل اکھ بوٗڈ جأگیر مگر نبٹھہٕ وأنس آوسونہٕ سُنٛد ٹھوٗل بادشاہَس حوالہٕ کرنُک حُکم دِنہٕ۔

(راوی۔ قادر۔ امراکدل سرینگرٕ نکھے روزن وول اکھ نأوِد)

☆☆

اَتہٕ گتھ

اکہِ وقتہٕ ترٛ ووأ کہ جوانٕن پٕنُن گرٕ تہٕ ملک تہٕ گووأ کس صحراوس منٛز تپسیا کرنہِ۔ تتھہِ پأٹھی گزأری أمی بہہ ؤری۔ یتھ دوران نہ کھیوٚن کینٛہہ تہٕ نہ چون۔ ییٚلہِ أمِس خیال آو زِ بہ گوس ووٛنی مذہبی معاملَن منٛز پوٚختہٕ تہٕ چیزَن ہنٛز حقیقت ترٛم فِکرِ تہٕ گیس یژھ زِ بہ گژھہٕ فلأنی شہرس یُس قریبَن پانژھ میل دوٗر اوس۔ وَتہِ بیوٚٹھ سُہ أکِس کُلِس تل تھکھ دِنہِ تہٕ یام سُہ تھکس بیوٚٹھ اَکھ کاو آو تہٕ سُہ بیوٚٹھ تَمی کرٕ سیوٚد ہیٚرِ گَنہِ کُلی لنٛجہِ پیٹھ تہٕ ترٛأوٕنس کلس پیٹھ ریکھ۔ أمِس کھوٚت اَتھ پیٹھ سخت شرارت تہٕ پھیوٚر کاوس کُن تہٕ کاو موٗدأتی تھے۔ پوٚرٕ پأٹھی تھکھ کڑِتھ دژاویہِ پاکباز بڑٕ وٕنہہ گُن سفرس تہٕ ووت شہرس منٛز۔ اَتہِ ژاویہِ اکہِ مکانہٕ کس صحنس منٛز تہٕ موٚنگُن کینٛہہ کھینہٕ خأطرٕ۔ اکہِ زنانہِ وٕنُس دارِ کنی اَژ اندر تہٕ پڑٛارتوٚت تانی یوٚت تانی میوٗن خانہٕ دارییہِ تہٕ پَتہِ دِمے بہ ژےٚ کینٛہہ کھینہٕ خأطرٕ۔ یہِ شخص گوو اَتھ جوابَس پیٹھ سیٹھاہ ناراض تہٕ ہیٚژ ونُن أمِس بددعا کرٕن مگر تمہِ ژٕٹنس یہِ ونان گتھ دٕ بہ چھس نہٕ کاو زِ پننہِ شرٛ ارتہٕ ہرٛ نظرِ کیاہ زالہِ ہَم۔'' جان گژھی یِلی زِ ژٕ اَژ اندر تہٕ پڑٛار یوٚت تانی میوٗن خانہٕ دار والتہِ۔ أمی نفرَن کوٚر یی مگر حأران اوس زِ أمِس زنانہِ کیأزِ گیُہ أمِس کاوس متعلق واقیچ خبر۔

اَمہِ پتہٕ کِمے کاٗلی پیۆ وگرُک ماٗلِک واٗتتھ ییٚمہِ پتہٕ زنانہٕ گرم آب اوٗن تہٕ چھلن اٗمِس کھور تہٕ پتہٕ اوٗنُس کھمن برٛونہہ کُن۔ پتہٕ اوٗن اَمہِ اٗمِس پرٛھس تہِ کھمن برٛونہہ کُن ییٚلہِ اٗمی تیوٗ تاہ کھویوٗت اٗمِس گڑھِ ہے تمہِ پتہٕ کھوٗ زنانہٕ پاٗنس تہِ کال۔ اَمہِ پتہٕ ترٛ وو تمہِ خانہٕ دارس بِسترٕ تہٕ ییٚلہِ سُہ وُنہِ اَتھ پیٹھ تکیس ستی ڈوٗکھ ترٛ اٗوِتھ بِہتھ اوس تمہِ گرٛنس کھورن ماٗلش۔ پزٕ کنٕ اٗس سو اَکھ مثاٗلی زنانہٕ۔ یہِ اوس یہِ پاکباز شخص سوچان یُس یہِ سورُے وُچھان اوس مگر وۄنُن نہٕ کہنہٕ۔

کھورَن ماٗلش کران ووٚن تمہِ پنٕہ نِس خانہٕ دارَس ''اَسہِ وَن ژٕ ڈیلا'' تمی موٗنُس تہٕ لاٗجن یِتھہٕ کنہٕ وَننہٕ:

پَتھ کالہِ اوس اَکھ برہمنا یُس وارِیاہَن وُرِ یَن یہِ زانِنہٕ خاطرٕ عبادت اوس کران زِ مرنہٕ پتہٕ کۆت چھے آتما گژھان۔ اٗخرس تہٕ گرٛ دیوتا ہوٲی سنٛز یہِ یژھ پوٗرٕ۔ اکہِ دوہہ صُبحے ییٚلہِ سُہ سرٛان اوس کران تَس دژٛ اوزُو تہٕ ژاواٗ رکس نوزاٗ ید شرٛس منٛزیُس اٗرکس واتلہٕ سُنٛد نیٚچو اوس۔ بچہٕ گوو بڈان تہٕ ہیوٚتھن پننہِ نِس ماٗلی سُنٛد کار، کھاندر کوٚرُن تہٕ بیٚیاو وارِیاہن شُرٛبن ہُنٛد مول۔ اٗتھی منٛز آو سُہ پننہِ تھزٕ ذاٗژ متعلق زاٗنی راونہٕ۔ اٗمی ژھُن ساٗلِم اٗتی ترٛ اٗوِتھ تہٕ گوو بیٚیس مُلکَس۔ سُہ ییٚلہِ اَتھ مُلکِس منٛز ووت تہٕ اتیٚک بادشاہ گوو مُرتھ تہٕ اَتہِ اوس نہٕ اٗمِس تختس خاطرٕ کانٛہہ واٗرِث لہٰذا ایپوٚ و وزیرَن تہٕ تمَن لوٗکن یہِ زٕ چلنہٕ اٗس نوٚو بادشاہ ژارنہٕ خاطرٕ ہوٚس تہٕ پاٗ زکڈنک مقبوٗل رسم وَرتاوَس اُنُن۔ یَس تہِ ہوٚس تہٕ پاٗز قبوٗل کرِہَن تٔسی گرِہَن لوٗکھ تہِ قبوٗل۔ اَتھ اوس نہٕ کانٛہہ مُتبادل۔ اَچھا تہٕ یہِ چھُ عجیب قِصا زِیوٚ ہے از اٗنی آوژارنہٕ۔ ہوٚس نمیاو

أمِس بڑ وٚنہہ کنہِ تہٕ پأز بیوٚ ٹھس ژھنِس اُتھس پیٹھ تہٕ تتھہٕ کِنۍ بنوو کھ یہِ تمام لوٗکن ہٕنزٕ موٚ جود گیہِ منز بادشاہ۔ کینہہ ؤری گزرنہٕ پتہٕ لوٗگ اُمۍ ہنٕزٕ زنانہِ اُمِس متعلق پے تہٕ گیہِ اُمِس نِش۔ مگر پتہٕ ننیاو یہِ، کتھہٕ تانی پأٹھی زیہِ اوس واتُل تہٕ اُمۍ ہنٕزٕ زنانہٕ تہٕ اُس لوکچہِ ذأ ژہٕنزٕ۔ لوٗ کھ پے اَمہِ کِنۍ اضطرابس منز۔ کینہہ ژٔلی، کینہہ لٔگی تڑ ابہِ تڑ ابہِ کرنہِ تہٕ باقیو زول زِنٛدٕ ے پان۔ یُتھ نہٕ تم برادری منٛز کڈِتھ یہَن ژھننہٕ۔ بادشاہَن ییلہِ بوٗز زِ کیاہ چھُ سپدان تٔمۍ تہٕ زول پٔنٕن پان۔ تٔمۍ ہنٕزٕ آتمادژلیہِ تہٕ ژایہِ أکِس برہمَن ہِندِس شوس منز یُس دٔریاوِ بٹھس پیٹھ اوس تہٕ سُہ دژ اوگرٕ۔ "اَز کوٚتاہ جلدٕ ے آکھ ژٕ سرٕ ان کٔرتھ" ووٚنُس زنانہِ۔ مگر برہمَن دِتُس نہٕ کانٛہہ جواب۔ سُہ اوس صرف بأکہٕ ہیوٚ ؤچھان "تیٚلہِ آسیا یہے بڑ وٚنہہ کُنِ (مرنہٕ پتہٕ) حالت۔" سُہ اوس سوچان "مےٚ ؤچھایہِ پٔزی کِنہٕ یہِ اوس صرف اَکھ خواب۔"

اَمہِ پتہٕ ہفتہٕ کھٔنٛڈی آو اَکھ برہٕمن یہِندِس صحنس منز تہٕ موٚنگُن کینژھا کھینہٕ خأطرٕ۔ تٔمۍ ووٚن زِ تٔمۍ چھُنہٕ پانژودہو پیٹھہٕ کِہنہِ تہِ کھیوٚمُت۔ یتھ دوران لٔس پننہٕ مُلکہٕ پیٹھہٕ یوٚت ممکن سپدِ س تیوت تیز دوران ووٚت تِکیاز تتہِ اوس اَکھ واتُل بادشاہ بناونہٕ آمُت۔ تٔمۍ ووٚن زِ سأری لوٗکھ اَسی تتہِ یاتہٕ ژلان تتہٕ نارس منز پان زالان۔ یتھ زَن اَمہِ ناکارگی ہِندِ بوٚ نتیجو نِشہِ پان ہیکِن بچأوِتھ۔ برہمَن دِیُت اَمِس کھین مگر ووٚنُس نہٕ کِہنی۔ تٔمۍ سوٚنچ "یہِ سألِم کتھہٕ پأٹھی ہیکہِ بٕنِتھ۔ بہٕ تہِ اوسُس وارِیہَن ؤری یَن اَکھ واتُل۔ مےٚ کٔر وارِیہَن ؤری یَن بادشاہ بٕنِتھ حکوٗمت تہٕ یہِ شخص چھُ میانین خیالَن ہٕندِس پوٚز آسنَس تصدیق کران تہٕ کٔرتھ تہِ چھےٚ میأنی آشنٛی یہِ ونان

زِبہ رۄ دس نہٕ معمۆلہٕ کھوتہٕ زیادٕ وَقتس گرٕ نِبر تہٕ یہٕ چھُس تَس پڑھ کران تِکیازِ سو چھنہٕ تَمہِ بُڈ تہٕ باسان تہٕ نہٕ چھےٚ کُنہِ رنگہٕ یَتھ جایہِ تہٕ کانٛہہ تبدیلی آمٕژ۔"

"یتھہٕ پأٹھۍ وأژمیأنۍ دٔلیل لنٛد تیٚچ وضاحت یہٕ چھےٚ: رۄح چھُ وجوٗدکیو مختلف مٔنزلو اِنسان ہٕنٛدِ سوچہِ، کلامہٕ تہٕ کامو مطأبق گُزران تہٕ یِیمہِ (دُنیا) پَتہٕ یُس (دُنیا) چھُ تتیٚک اَکھ دوہ چھُ أکِس یِکس برابر تہٕ اَکھ یُگ چھُ أکِس دوہَس برابر"۔

کہأنی لنٛد وأتتھ اُس یہٕ زنانہٕ شونٛگن یژھان تہٕ ازأنۍ نفرس کُن نظر کرِتھ پرٕژھنَس زِژےٚ ماچھی ییٚہٕ کیٚنٛہہ ضرورت۔ تٔمۍ وۄنُس "صرف آنٛنٛد"۔

"تیٚلہِ گرٕ ھ تہٕ ژھانٛڈ پننہٕ گرٕ۔" تمہِ وۄنُس۔ گرٕھ پَنہٕ نِس مأٔلس ماجہِ نِش یِم چانہِ خأطرٕ وَدان ودان اَیِمتۍ چھِہ۔ گرٕھ تہٕ تِمَن تھاوأچھن پیٚٹھ اتھہٕ تہٕ وَنِکھ زِ تِہُنٛد نیٚچو آو واپَس تہٕ تِمَن یِیہٕ دُبارٕ گاش۔ اَدٕ گرٕھکھ ژٕ خوش۔ خوٚشی گرٕ ھہِ فرض چھِہ وَتہٕ منٛزٕ ژھانٛڈنہٕ یِنۍ۔ تِہنٛزٕ فرمانبردأریہِ منٛزٕ یِم دیوتا ہواَسہِ ہیوٚر چھِہ تھأوِی مٕتۍ۔ زنانہِ چھُ فرض خانہِ دار خوش تھاوُن۔ شُرِس چھُ فرض مأٔلس ماجہِ راحت واتناوُن۔ شہری یَس چھُ فرض زِ بادشاہَس واتناوِ راحت۔ یہٕ چھُ اَسہِ سارِنۍ ہُنٛد فرض زِ أسۍ تھاووکھ دیوتا خوش۔"

(راوی۔ نارایِن کول۔ فتح کدل سرینگر)

طِلسمأتی وأج

اَ کھ سوداگرن دِژ پننِس نیچوس زندگیہِ منز کینژھہ کأم کارشروٗع کرنہٕ خأطرٕ ترٛےٚ ہَتھ روپیہِ تہٕ دوٗپنس بیٚیس مُلکس منز گوٚژھتھ کر کاربار شروٗع تہٕ ازماو پٔنٕن طالع۔ نیٚچوی روٗٹ رقم تہٕ سپُد روانہٕ۔ سُہ اوسنہٕ وُنہِ زیادٕ دوٗر روو تمت زِ أمی وُچھ کینژہہ گٔپن رأچھ أکِس ہوٗنس پیٚٹھ پانہٕ وأنی ژُوان تہٕ یِموٚ منزٕ کینژہہ أمِس مارٕن أسی یژھان۔ أمی رحمدل نوجوانَن ووٗن یِمَن کُن "مہربأنی کٔرِتھ مَتہٕ مأری توٗن یہ ہوٗن۔ بہٕ دِموٚ توٚہِ اَتھ معاوضہٕ ہَتھ روپیہِ۔" سیٚزٕرے کتھا چھےٚ زِ أمی ساعتہٕ سپُد یہ سوداتہٕ أمی بیقلن تُل یہِ ہوٗن تہٕ دژ اوبر وٗنہہ کُن سفرس۔ اَمہِ پتہٕ سمکھی أمِس کینژہہ نفریم أکِس بزارِ پیٚٹھ پانہٕ وأنی لڑأےٚ أسی کران۔ یِموٚ منزٕ أسی أڈی أمِس مارٕن یژھان تہٕ أڈی أسی نہٕ یہِ مانان۔ أمی ووٚنکھ "ہےٚ یہِ بزأرمتہٕ مأری توٗن۔ بہٕ دِموٚ توٚہِ أمِس بدل ہَتھ روپیہِ۔" تِموٚ دِژ یکدم أمِس یہِ بزأر تہٕ رَچھکھ ہارٕ سُہ روٗد بروٚنہہ کُن پکان تہٕ ووت أکِس گامَس منزٕ اَتہِ أسی کینژہہ نفرأکِس سرٕ پھس پیٚٹھ ژُوان یُس یِموٚ أمی وِزِ روٗٹمت اوس۔ أڈی أسی أمِس مارٕن یژھان تہٕ أڈی أسی نہٕ یہِ گٔتھ مانان۔ أمی ووٚنکھ "مہربأنی کٔرِو یہِ سَرٕ پھ مَہ مأریون بہٕ دِموٚ توٚہِ ہَتھ روپیہِ۔" تِم گےٚ یہِ بوٗزِتھ خوش

تہٕ پانَے ماٲنِکھ اٲسۍ ہٕژ گتھ۔

دُچھ کوٚتاہ بیوقوف اوس یہِ۔ یہِ سأیلم رقم موکلِتھ کیٛاہ سنا گرِ ہے یہِ؟ مأیلس ژٕشہِ واپس گرٕھنہٕ ورأے کیٛاہ چارٕ اوس وۄنۍ اٚمِس؟ لہٰذا گو وسہٕ واپس گرِ۔

"ہتا بیوقوفا۔ نابکارا۔" اٚمِس وۄن ماٲلۍ ییٚلہِ تٚمۍ یہِ بوٗزٕ اٲسۍ۔ "کتھہٕ کنۍ کٔڈۍ تِم ساری پٔنسہٕ ضایع یِم تٚمۍ اٚمِس دِتۍ ٲسۍ؟ گرٕ روز وۄنۍ گانٛس منٛز تہٕ وَدپنہٕ نِس قسمتَس۔ بہٕ دِمَے نہٕ وۄنۍ زانٛہہ پَنہٕ نِس گرَس منٛز اَنٛدر اَژنہٕ۔" اَمہِ کنۍ گو یہِ جوان تہٕ لوٚگ گانٛس منٛز روزنہِ۔ گُپَن ہٕنٛدِ خاطرٕ وۄتھرُن تٔر اونہٕ آمُت گاسہٕ اوس اٚمِس بِستر تہٕ ہوٗن، بٔڑٲر تہٕ سرپھ ٲسۍ اٲسۍ ہٕنٛدۍ ساتھی یِم اٲسۍ تیٚتِس درۄگس قمتس مٔلۍ اٲسۍ ہیٚتۍ ہتۍ۔ یمَن جانورَن گیہِ اٚمِس ہتۍ سخت لَے تہٕ اٲسس دۄہۍ دہَس پَتہٕ پَتہٕ پکان تہٕ راتَس اٲسۍ اٲسۍ سے ہتۍ شونگان۔ بٔڑٲر اٲسس کھورَن پیٹھ شونگان تہٕ ہوٗن کلس پیٹھ ییٚلہِ زَن سَرُپھ جسمَس پیٹھ اکہِ انٛدٕ گلہٕ تہٕ بییہِ انٛدٕ لٔٹ اَلاٲنٛزٕ تٔر اٲوِتھ آسان اوسُس۔

اکہِ دۄہہ وۄن گتھ باتھہِ دوران سرپھَن پَنہٕ نِس اٚمِس مأیلکس زِبہٕ چھس انٛدرٕ رازٕ سُنٛد نیچوٗ۔ اکہِ دۄہہٕ اوسُس ئہٕ ہواخوری خاطرٕ زمینس پیٹھ دٔژ اُمُت تہٕ کینٛژٕ و نفرورۄٹھس ئہٕ۔ تِمو آسہٕ ہائہٕ مورمُت ہرگانہٕ ژٕمے برابر موقعس پیٹھ بچاونہٕ خاطرٕ وۄتمُت آسہٕ ہگھ ۔ مے چھُنہٕ یہِ پتاہ زِبہٕ کتھہٕ کنۍ ہکہٕ یہِ چون بوٚڈ احسان نکھہٕ وأیلتھ۔ ہرگاہ ژٕ میوٗن مول وُچھَن ژٕے چھی نہٕ پتاہ سہٕ کوتاہ خوش گرٕھہِ پَنہٕ نِس نیچوٗس بچاوَن وأیلس وُچھِتھ۔"

أمی جوانَن وۆنُس "سُہ کتہِ چھُ روزان؟ ہرگاہ ممکن سَپدِ تہٕ بہٕ چھُس تمس سمکھُن یژھان۔"

سرپھَن وۆنُس "یہِ وۆنتھ ژےٚ جان۔ ژٕ چھُکھاہٕ بال وُچھان؟ أتھی بالہٕ دامنَس تَل چھُ أکھ مقدس ناگ ہرگاہ ژٕ مےٚ ستۍ یِکھ تہٕ ناگس منٛز ووٚٹھ ترٛاوکھ تہٕ أسی دوشوَے واتو میأنِس مألی سِندِس مُلکس منٛز۔ سُہ گژھہِ ژےٚ وُچھتھ سیٹھاہ خوش۔ تہٕ اکھ نٔتہٕ بیٚیہ سُہ ژےٚ انعامہٕ تہِ دِیِن۔ مگر سُہ کتھہٕ کٔنہ ہیکِہ تہٕ کرِتھ؟ وۆں گووتہٕ کُرِتھ تہِ گژھکھ ژٕ تمِس کینژھہ رٔژتھ خوش سَپدُن۔ ہرگاہ سُہ ژےٚ پرٕژھی زٕ ژےٚ کیاہ گژھی ژٕ دِنیٚ زبس میأنی کٔنہ یہِ جواب زِ چانہِ دوٚچھنہِ اَچھ وأج تہٕ بیٚیہ سُہ مشہوٗر بانہٕ تہٕ چمچہِ یُس ژےٚ چھی۔ یِم چیز ییلہِ ژےٚ بدس یِنےٚ پَتہٕ پییی نہٕ ژےٚ کُنہِ چیزُک تہِ ضروٗرت تکیاز واجہِ یہِ کینژھاوَننہٕ ییہِ تہِ گرِ سوفِل فور پوٗر۔ چاہے سُہ خوٗبصورت تہٕ شیرِتھ پأرِتھ مکانہٕ آسہِ یا سیٹھاہ دِلس پزِ یہِ وِنی زنانہٕ۔ ییلہِ زَن بانہٕ تہٕ چمچہِ پزٕ بتھ قسمک خاصو منٛز خاص تہٕ سارِوے کھوتہٕ مَزدار کھیٚن چیٚن فراہم ہیکِہ کُرِتھ۔

پننۍ ترٛنوےٚ ستۍ بأج ہیتھ ووت یہِ شخص ناگس پیٹھ تہٕ سرپھہٕ سِندِ وَننہٕ مطأبق سَپدُ أتھ منٛز ووٚٹھ ترٛاوِنس تیار۔ بزارِتہٕ ہوٗنی ییلہِ وُچھ زِ یہِ کیاہ ہیوٚتُن کرُن تمو وۆنُس "سانہِ مألکہٕ۔ أسی کیاہ کرَو! أسی کوّت گژھو؟"

تمی وۆنکھ "توٚہی پزِ أرِ وےٚ بیٚتی۔ بہٕ گژھہٕ نہٕ کُن دوٗر۔ بہٕ آسہٕ توہہِ نکھے۔" یہِ وۆنِتھ ترٛأو تمی آبس منٛز ووٚٹھ تہٕ سَپدُ أچھووۆر۔

ہوٗنی وۆن بزارٕ "أسی کیاہ کرَووۆنی؟"

بزارِ وۄنُس ''اَسہِ پزٕ ییتی روزُن یہِ زَن اَسہِ ماَلِکَن حُکم دِیُت ۔ ژٕ مہ بے کھینچ پریشانی بہٕ گژھہِ لگہٕ ہنٛدِ بن گرَن منٛز تہٕ دوشوٕنی سٕمب اَنہٕ کھینہٕ خاطرٕ سبٹھاہ کینہہ ۔'' تی کوٚر بزارِ تہٕ تِم دوشوَے رٕو دۍ توٚت تانی آرامہٕ سان دوہ گزاران یوٚت تانی تِہنٛد ماَلِک دُبارٕ آو تہٕ تِمَن نِش وۄت ۔

جوان تہٕ سرُ پھ واتی وارٕ کارٕ پَنٕہٕ نِس منٛزلس تہٕ یہِ اطلاع آو بادشاہَس سوزنہٕ ۔ بادشاہَن کوٚر پَنٕہٕ نِس نیٚچِوِس تہٕ اُمِس ازاَنی شخصس پاَنس بزٕ وِنہہ کُن پِنک حکم ۔ مگر سرپھَن کوٚر رُس یہِ وَنِتھ انکار زِ بہٕ گژھہ نہٕ توٚت تانی پَنٕہٕ نِس ماَلِس نِشہِ حاضر یوٚ تانی نہٕ مےٚ یہِ ازاَنی یَلہٕ ترٛاوِ تِیمِ یہِ سبٹھاہ خوفناک موت نِشہِ بچوِوس تہٕ تیمِہٕ کنِ بہٕ اُمی سُنٛد غلام چھس ۔ پَتہٕ آو پانے بادشاہ تہٕ روٚٹُن نیٚچو نالہِ مَتہِ تہٕ ازاَنِس شخصس سلام کرِتھ پَنٕہٕ نِس سلطنتس منٛز پِنہٕ خاطرِ استقبال کوٚرُن ۔ یہِ جوان رٕو داَتہِ کینٛژھن دوہن یَتھ دوران اُمی رازٕ ہِنٛز دِو چھنہٕ اَچھ وٲج تہٕ چمچہ تہٕ بانہٕ تِمی ہِنٛدِ شکرانہٕ زنٛگی حاصِل کوٚر تیمی سُنٛد نیٚچو اُمی بچوومُت اوس ۔ تِمہِ پَتہٕ آو یہِ واپس ۔ ناگہ کَس سطحس پیٹھ واَتِتھ وُچھ اُمی پنٕنۍ دوس ہوٗن تہٕ بزاَر اَمِس پزاران ۔ تِمو وۄن اورِ یورا َکھاَ کس تہِ سورُے یہِ یِمَن اَکھاَ کَس نِشہِ دۄرسپد نہٕ پیٹھہٕ سَپُد مُت اوس تہٕ ساَری اُسی وۄنی خوش ۔ اَمہِ پَتہٕ گےٚ تِم یکجاَ دِ ریاوس کُن ییتہٕ یِمو اَمہِ جادوٕیی واجہِ تہٕ بانہٕ تہٕ چمچک طاقت ازماوٕنک فاَصلہٕ کوٚر ۔ سوداگرزادن وۄن واجہِ تہٕ اَتھ ہتی سَپُد اَکھ خوٗ بصورت مکانہٕ تہٕ اَکھ خوش یوٗنی سونہاَرِ مَس کرِتھ زنانہٕ ظاہر ۔ تِمی وۄن بانَس تہٕ چمچس کُن تہِ تہٕ سبٹھاہ لذیز کھیٚن واَتی یِمَن بزٕ وِنہہ کُن ۔ یہِ زَن وۄنی اندازٕ ہیکہِ کرِنہٕ یتھ زِ یِمَن

حالاتَن منز کتھہٕ کنۍ آسہِ کیٚژن ؤری ین یموٚ خوش گُزران پأٹھۍ زندگی گزٲرمٕژ یوٚت تانۍ اکہِ دوہہٕ صُبحس امہِ زنانہِ مستس کنگو دِتھ پٔنٕنۍ کینٛہہ دژ ا مَتۍ مَس وال أکِس مزکأتۍ کھوکھرِس منز برِتھ تتھ ڈری یاوس منز لاۓ یُس یہنٛزِ دارِ تَلۍ پکان اوس۔ یہِ نرکون رٕوٗد وارِیہَن میلَن آبس پیٹھ یِران تہٕ پَتہٕ اَمہِ مُلکٕکۍ شہزادَن روٗٹ تہٕ سٔبتھے اشتیاق سان یہِ کھوٗلِتھ اَمہِ منز یہِ سونہٲری مَس وُچھ۔ یہِ وُچھتھے دوریا وشہزادِ محل خانس گُن تہٕ دارِ بَرٕ ترٛوٗپرِتھ روٗٹُن گُٹھ تہٕ دژ اوٚ ےنہٕ اَتہِ۔ سُہ اوس تُمس زنانہِ پیٹھ بے وایہ پٲٹھۍ عاشق سَپُد مُت تیٚمۍ سُند مَس تُمۍ لوٚبمُت اوس تہٕ اوٚ کنۍ اوسنہٕ کھیٚون، چیٚون، شوٚنگُن یا اورٕ یوٚر ڈُلُن مانان۔ یوٚت تانۍ نہٕ سوٚ تُمس نِش واتناونہٕ یِیہِ ہے۔ أمۍ سُند مولِ سَپُد اَمہِ معاملہٕ کنۍ سخت پریشان تہٕ سمجھے اوسُس نہٕ یِوان زِ تَس کیاہ پزِ وۆنۍ کرُن۔ تُمس گوو وَہمہٕ زِ نٛچُو گوٚ ژھُم نہٕ مرِتھ گژھُن تہٕ تَس روزِنہٕ واَرِث تہٕ پَتہ گُن۔ چھیکرِس کوٚر تُمۍ یہِ ارادٕ زِ سُہ ہیٚیہِ پننہِ نیٚچنہِ اَتھ متعلق مشورٕ یوسہٕ اَکھ دیوٚنۍ آس۔ اَمہِ بُجہِ کوٚر أمِس مدد کرنک اقرار تہٕ وۆننس زِ ژٕ مہ گژھ پریشان تہٕ کیازِ مےٚ چھُ یقین زِ سُہ ہیکَن یہِ خوٗبصورت زنانہٕ چأنِس نیٚچوی سنٛز آشنۍ بناونہٕ خاطرٕ حاصل کرِتھ۔ تَمہِ بنأو پانس ماچھ تُلرِ ہنٛز شکل تہٕ روٗزٕ گنگراۓ کران وُڈان۔ پَننہِ مُشک ہبنہٕ کنۍ وأژ سو أمِس زنانہِ نِش۔ أکِس اتھَس منز لوٗرڈ کھران پکِتھ آیہِ أکِس زَز بُجہِ ہنٛزِ شکلہِ منز أمِس بڑ وٕنہہ گُن۔ أمِس خوٗبصورت زنانہِ ووٚنُن زِ سُہ چھسے ژےٚ ماس تہٕ وۆننس زِ ژےٚ چھبتھَس نہٕ سُہ یٚیمہِ بڑ وٕنہہ زٕہنۍ وُچھمٕژ تکیا زِ چانہِ زبنہٕ پتے أسس سُہ یٚیمہِ مُلکہٕ منزٕ دژ امٕژ۔ پَننہٕ نبن لفظن تأثیر بخشنہٕ خأطرٕ رٔٹ اَمہِ (بُجہِ) یہِ زنانہٕ نالہٕ مَتہٕ تہٕ کرِ نَس

موٗنہِ تہٕ میٹھی۔ خوبصورت زنانہِ آو بزم دِنہٕ تمہِ کٔری اوریتہٕ أمِس دیوٚنہِ نالہٕ مٔتی تہٕ
دوٗپنَس ژٕیہِ تہٕ روز توٚت تانٛی أتھی گرِس منٛز یوٚت تانٛی ژٕے خوشی گرٛشی تہٕ تمہِ عزتہٕ تہٕ
توجہ سان آلیس پیش زِ دیوٚنہِ سوٗنچ پانٕسے ستی زِ ژٕ سپد جلدٕے پَنٕنِس ارادس منٛز
کامیاب۔'' تژٕ بن دوہَن گرِس منٛز روزنہٕ پتہٕ تُج امہِ جادوٗیی واجہٕ ہنٛز گتھ تہٕ ووٗنُس
پَنٕنِس خاوندس بدلہٕ پزی ژٕے یہِ پانس نِشہِ تھاوٕنی تِکیاز سُہ چھُ اکثر شِکارس تہٕ
یژھنٕے کامِن پتھ نیران یِیمہِ کنٛز سُہ یہِ راوِ رِتھ تہِ ہیکہِ۔ لہٰذا ووٗن امہِ زنانہِ پَنٕنِس
خانہٕ دارس یہِ وأج دِنہٕ خاطرٕ تہٕ تٔمی دِژٕس فورنٕے یہِ۔ یہِ موٗلُل چیز وُچھنہٕ خاطرٕ منگنس
پژ ارییہِ یہِ دیوٚنی بیٚیِس دوہَس۔ کانٛہہ شک تہٕ شُباہ نہٕ کٔرِتھ پلناوِس یہِ خوٗبصورت
زنانہِ۔ یام امہِ یہِ وأج رٔٹ تتھے بناوِن واپس پانس مانٛچھ تلر تہٕ وُڈیہِ واپس محل
خانس کُن یتہٕ شہزادِ انتہأیی نازک حالتس منٛز بہتھ اوس۔ ''ووتھ تھوٚد۔ روز خوش۔ مہ
کرووٗنی ماتم'' امہِ ووٗن تَس۔ یَس زنانہِ پتھ ژٕ پھٕلوأے چھکھ سو واتہِ پانے ووٗنی
ژٕے نِش۔ وُچھ۔ یہِ گوٚو سُہ طلسم یِیمہِ کنٛز ژٕ سو پانس نِش أنتھ ہیکہِ ہَن۔'' شہزادَن
یِیلہِ یہِ کلامہٕ بوٗز سُہ سپُد خوٚشی ستی الہٕ پَلہٕ پاگل تہٕ تیژ أسس أمِس خوٗبصورت
زنانہِ وُچھنٕچ خأہش زِ أمی ووٗن امی ساعتہٕ واجہِ تہٕ سُہ مکانہٕ ووت امہِ کِس خوبصورت
بسکینس سان محل خانہٕ کِس باغس سِمنزس۔ سُہ ژاو أمی ساعتہٕ اَتھ مکانس منٛز تہٕ پَنٕنہِ
سخت محبتک أمِس خوٗبصورت زنانہِ اظہار کٔرِتھ ووٗننس پَنٕنی آشنی بنٕنہٕ خاطرٕ۔ امہِ
مُشکلہٕ منٛز کانٛہہ موکلَن پانٕسے نہٕ ڈیشتھ دِتُس تمہِ یَتھ شرطس پیٹھ اقرار زِ تَس پییہِ امہِ
خاطرٕ أکِس رتِبَس پژ ارُن یِیتِس کالس اوس سوداگر زادِ شکارٕ پیٹھہِ واپَس ووتمت تہٕ

اَتہٕ پٔنٕنۍ آشنۍ تہٕ گرٕ نہٕ وُچھتھ سپُد سخت پریشان۔ یہِ اُس سوے جاے یوسہٕ تٔمۍ تمہٕ واجہٕ ہُنٛد طاقت از ماونہٕ برٛونٛہہ وُچھمٕژ اُس۔ یوسہٕ اُمس اندر رازن دِژمٕژ اُس۔ یہِ بیٛوٚٹھ پتھر تہٕ کوٚرُن پٔنُن پان مارنک ارادٕ۔ اُتھۍ منٛز آے ہوٗن تہٕ بڑ اُر۔ تم اُسۍ تمہٕ ساعتہٕ اتہٕ نیرِتھ ژوٗرِ پٔٹھۍ ییٚلہِ تمو مکانہٕ تہٕ پڑبتھ کانٛہہ چیز اَتہٕ غاب گژھان وُچھ۔ تمو وونُس ''سانہِ مالکہٕ۔ رٔٹھ پٔنٕنۍ اتھہٕ پتھ۔ ژےٚ خاطرٕ چھےٚ یہِ بڈ ازمائش مگر اَتھ چھُ علاج۔ ژٕ دِاَسہِ اکھ ربتھ تہٕ اُسۍ گژھو تہٕ کروچانۍ آشنۍ تہٕ مکانہٕ واپس حاصل کرنٕچ کوٗشش۔'' تٔمۍ ووٗنکھ ''گژھو تہٕ خدا کرۍ نو اَتھ کوٗششہِ منٛز اتھہٕ روٗٹ۔ مےٚ اَنیوٗن زنانہٕ واپس تہٕ اَدٕ روزٕ بہٕ زِنٛدٕ۔'' لہٰذا درا ے بڑ اُر تہٕ ہوٗن اَتھ مہمہٕ پیٹھ تہٕ توٚت تانۍ رُکے نہٕ کُنہِ تہٕ جایہِ یوٚت تانۍ نہٕ تم توٚت واتۍ یوٚت تہنٛز مالکنۍ تہٕ سہٕ مکانہٕ بنہٕ اوس آمُت۔ بڑ اُرووٗن ''اَسہِ ہیٚن یتہِ کینٛہہ مُشکل بنتھہِ۔ وُچھ اُمۍ بادشاہَن چھےٚ سأنِس مالکہٕ سنٛز آشنۍ تہٕ مکانہٕ پانس خاطرٕ نمتۍ۔ ژٕ ٹھہر یتۍ بہٕ گوژھے گرٕس منٛز تہٕ کرَن سووُ چھنٛج کوٗشش۔'' اَمہِ کٔنۍ بیٛوٚٹھ ہوٗن پتھر تہٕ بڑ اُر کھوٚت تہٕ ژلِہ دارِ کٔنۍ تتھ کمرس منٛز یتہِ یہِ خوٗبصورت زنانہٕ بہتھ اُس۔ تمہٕ پرٛزٕ ناوِیہِ بڑ اُر تہٕ ووٗنُس تہٕ سوزٕ ے یہِ اُمۍ ہنٛدِ تمن نشہِ نیرنہٕ پتہٕ سپُد مُت اوس۔

تمہِ پرٛژھُس ''مگر یمَن ہنٛدِ اتھہٕ تلہٕ نیرنک چھنا کانٛہہ تہٕ طرٕیقا؟''

بڑ اُرووٗنُس درجواب ''آ۔ ہرگاہ ژےٚ یہِ وُنتھ ہیکِکھ زِ سو جادوٗیی واأج کتہِ چھےٚ۔''

تمہِ ووٗنُس ''سو وأج چھےٚ دیوٕنہٕ ہنٛدِس شکمس منٛز۔''

بڑارِ ووُنُس ''ڈھیکھ چھُ۔ بۄ کڈن سوَاتہِ۔ تہٕ ہرگاہ اَسہِ یہِ میخ تہٕ پتہٕ سپد سأئلم کینٛہہ سونٛے۔'' پتہٕ ؤتھ بڑأرِ مکانٕچ کہِ دیوارِ پٔتھہٕ تہٕ روزأ کس گگر واچہِ نِشہٕ گرٛشھتھ تتھہٕ کنٛہ زنتہٕ یہِ موٗرٕ أس۔ اَمہِ وِزِ اوس اتفاقن اَتھ جایہِ گگر برادریہِ منٛز اَکھ کھاندرسپدان تہٕ ہمسایہِ کِہ ہِندی سأری گگر أسی تتھی واجہِ منٛز سمتھ ییٚتھ بڑأر ڈاٛنب ترٛأوِتھ أس۔ گگرن ہِنٛدِس راز ہِنٛدِس بُڈِس نیچوٗس اوس کھاندر بڑارِ لوٗگ أمیک پے تہٕ فورن آس یہِ خیال زِ بۄ رَٹن مہرازتہٕ پتہٕ گرٛن سُہ ضروری مدد کرنہٕ خأطرِ مجبوٗر۔ تتھے گگرن ہِنٛز جماعت امہِ تقریبہِ ہنٛزِ خوٗشی منٛز واجہِ منٛز چُری گییٚش کران تہٕ ووٚتہٕ ٹلان ہِرِ بڑ وٕنہہ کُن پکنہٕ لگی اَمہِ لوٚب فورَن مہراز تہٕ کُنی چیٚھی ترٛأوِتھ چوٚ پروٗن سُہ۔ خوفہٕ ہتی گگرن ووٗنُس ''اوٗہ۔ مےٚ ترٛاوِیلہٕ۔ مےٚ ترٛاوِیلہٕ۔'' بأقی سارِوے گگرولوگ کربکہٕ ناد۔ ''ہے یہِ ترٛاوُن یَلہٕ۔ أمِس چھُ از کھاندر۔''

بڑارِ ووٗنُکھ ''نہ۔ نہ۔ توٚت تانٛ نہٕ ہرگز یوٚت تانٛ توٚہۍ میانہِ خأطرِ کینٛہہ کرِو۔ بۄ زِ ومیوٗن۔ یوسہٕ دیٚوِنۍ ہُتھ مکانس منٛز شہزادس تہٕ تمۍ ہنٛزِ آشنہٕ ہتی روزان چھےٚ تمہِ چھےٚ سو واُج نٕنگلاو مٕژ یوسہٕ مےٚ سخت ضروٗرت چھےٚ۔ ہرگاہ توٚہۍ سو میانہِ خأطرِ حأصل ہیکو کٔرِتھ تہٕ بۄ ترٛاوَن تیٚلہِ یہِ گگر کانٛہہ آزار واتناونہٕ ورأے یَلہٕ۔ تہٕ ہرگاہ نہٕ کرِو تیٚلہِ مرِ تھنٛد یہِ شہزادِ میانِین پنٛجن تَل۔''

سارِوے ووٗنُس أکِ ہے آوازِ منٛز ''ٹھیک چھُ۔ اَسہِ چھُ قبوٗل۔ تہٕ ہرگاہ نہٕ ژےٚ أسی واُج أنتھ دِموٚے تیٚلہِ ہیکِکھ ژٕ اَسہِ سارِنے مأرِتھ۔''

یہِ اوس وارِیہہ دلیرانہٕ جواب مگر تِمو کوٚر یہِ کارنامہٕ۔ نصف راتھ ژییٚلہِ دیٚوِنۍ

مَژِ نند رِاُس اَکھ گگرا گووتہٕ نِدِس بسترس کُن تہٕ کھوٗتُس بُتھس پیٹھ تہٕ بۄنس پٔژ ئٹ ہِٹس تانٔی اندر تیمی کنی دیوٗنہِ ژاس آیہ تہٕ زورٕ زورٕ ہتہ ژاس لاجن گرِنی زِتَس آیہ وأج ؤبھتھ تہٕ لج فرشس پیٹھ ڈُلہٕ ڈُلہٕ پکنہٕ۔ گگرن تژ اووٗلی ؤلی اَتھ تھپھ تہٕ یہ ہتھ ژوٗل پنہٕ نس رازس نش ۔ سہ سپُد بڈٕ خوش تہٕ فورن بزارِ نشہٕ گوٗھتھ کوٗرن پنُن نچو آزاد۔

بزارِ تھےٗ وأج رٔٹ سودژلیہ ہوٗنس ستی ہتھ واپس۔ یتھ زِپنہٕ نس مأکلس یہ رٔژ خبر واتہٕ ناوِ ہے۔ وۄنی اوس پزٕ ہتھ کانٔہہ چیز محفوٗظ باسان۔ تمن اُس صرف یہ وأج تَس دِنی تہٕ سہ وَنہِ ہے اَتھ تہٕ خوبصورت زنانہٕ تہٕ گرٕ آسہِ ہے واپس تمہٕ نش تہٕ پزٕتھ کانٔہہ چیز آسہِ ہے پرأنی پأٹھی خوش گُزران۔ تم اُسی سوچان زِ ''تہُند مألک کوتاہ خوش سپد!'' تہٕ تم اُسی تیوٗت تیز دوان یوٗت تم دوٗرِتھ اُسی ہبکان۔ وَتہٕ اوس یمن اَکِس کولہٕ ترُن۔ ہوٗن چھ ژھانٹھ وایان تہٕ بزارٕ چھے اُمس کمرِس پیٹھ۔ اَمہِ موقعک فأیدٕ تُلتھ وۄن ہوٗنی بزارِ زِ مے دِوأج تہٕ سو کھوژناؤن زِ ہرگاہ نہٕ ژیہ مانکھ یہ دِمتھ تیلہٕ آبس منز دأرِتھ۔ اَمہِ کِنی دِژس بزارِ وأج۔ شہمتنہٕ کارٕ پیٹھ ہوٗنس وأج تہٕ امی وِزِنیہ یہ اکہِ گاڈِ نبنگا وِتھ۔

''ہاے۔ ىہ کیاہ گرٕ۔ وۄنی کیاہ گرٕ ىہ؟'' ہوٗن چھ ونان۔ بزارِ ووٗنس ''وۄنی یہ گووٕ تہٕ گوو۔ اَسہ پزِ یہ واپس حأصل کرنچ کوٗشش کرٕنی تہٕ ہرگاہ نہٕ اُسی اَتھ منز کامیاب سپدی تیلہٕ چھُ اَسہِ بہتر پنُن پان یێتہِ کولہٕ منز آبس پھلٕہٕ وُن۔ مے آوا کھ ذٕہل۔ ژٕ گرٕ ھ تہٕ مارُن اَکھ کٹہٕ موٗنگر تہٕ سہ اَنُن پتہٕ مے نش۔''

ہۆنۍ وۄنُس ''ٹھیک چھُ تہٕ فورَن سپُد روانہٕ تہٕ آوٕلی وٕلی اَکھ موٗمُت چھر ہبتھ تہٕ دِتُن یہِ بزارِ۔ بزارِ پھاسوٗ اُمس یڈٕ تہٕ اَندرِم تانٕ نیبر کڈِتھ ژ ایہِ اُمی سٕے منز تہٕ پیٹھ۔ ہۆنِس وۄنُن زِ ژٕ گژھ دۆر پہَن تہٕ روز ژھوپہٕ دَم کرِتھ۔ اَمہِ پتہٕ کیٚہ کالی آو اَپارِ اَکھ ندہر یسہٕ نظرِ ستی یوت گاڈن اَڈی جن تانٕ یوٚس چھُ گوھان اُمی لا گ اُمس چھرس پیٹھی۔ کنی گتھ کرِنۍ تہٕ اَتھی منز ترٕ اَون اُمس تُلتھ نِنہٕ خاطرٕ وُ پھ۔ امی وِزِ دژ ایہِ بزاَرتہٕ روٗتُن یہِ جاناوارتہٕ دِژنس دھمکی زِ ہرگاہ نہٕ راَوٕمژ واَج مےٚ لبِتھ دِکھٕ بہٕ ژھنتھ تیلہِ ماَرِتھ۔ ندہرن کوٚرس فورَن اَمیک وعدٕ تہٕ جلدٕ ے وُپھیاو تہٕ ووت گاڈن ہنٛدِس بادشاہَس نِش تہٕ دِیتٕنَس حکم زِ ژٕ کر پزٕ ژھہٕ گاَرتہٕ واَج دِ وصوٗل کرِتھ۔ گاڈٕ بادشاہَن کوٚرِ لی تہٕ واَج آیہِ لبنہٕ تہٕ واپس بزارِنشہِ واتناونہٕ۔

بزارِ وۄن ہۆنس ''پکھ وۄنۍ سے مےٚ اَنۍ واَج واپس۔''

ہۆنۍ وۄنُس ''نہ۔ بہٕ مانے نہٕ یوٚت تانٕ نہٕ ژٕ مےٚ واَج دِکھ۔ بہٕ تہٕ ہکہٕ یہِ چاَنۍ پاَٹھی تُلِتھ۔ دِمےٚ واَج نتہٕ ماَرتھ بہٕ۔'' اَمہِ کنی پییہِ بزارِ واَج ہۆنس دِنۍ۔ اُمی لاپرواہۆنۍ دِژ یہِ پییہِ داَرِتھ تہٕ اَمہِ وِزِ نٛچ یہِ اَکہِ گاٹہِ تہٕ نیَن یہِ پانس ستی۔ بزارِ دِژ کرِبکھ ''وُچھ، تھاونظر۔ ہۆ کیاہ گیہِ یہِ ہُتھ بڈِس کُلس پیٹھ۔'' ہۆن چھُ دِوان کرِبکہٕ ''ہےَ ہےَ سے مےٚ کیاہ کوٚر یہِ۔'' ''بیوقوفہٕ سے مےٚ اُس پےٚ اَتھ گژھہِ لی۔'' بزارِ وۄنُس ''مگر کر وۄنۍ وۄرن بند نتہٕ کھوژِ گاٹھ تہٕ ژٕلہِ اَتِتھ تہٕ واتہِ توٚت یتہِ نہٕ اُسی یہِ لبِتھے ہکون۔''

بزاَر روز توٚت تانٕ پزاران یوٚت تانٕ پۄرِ اَنہِ گوٚٹ سپُد تہٕ اَدٕ کھٔرٕ کُلس۔

گاشٕھ مأژن تہٕ گرٕن وأج حاصل۔ "پگھ ووٚنی۔" واپس زمینس پیٹھ وأتِتھ ووٚنُن
ہوٚنِس۔ "اَسہِ پزِ ووٚنی جلدی گرٕنی۔ اَسہِ گووژیر۔ سون مأٔلِک مَرِ غمہٕ تہٕ وَہمہٕ ستۍ۔
پگھ ووٚنی۔"

ہوٚن اوس ووٚنی شرمندٕ تہٕ تٔمۍ مَنٛج بزارِتَمہِ تکلیفہٕ خاطرٕ معأفی یُس أمۍ تِمس
دُیتِ۔ ترٛیمہِ پھرِ وأج منگنَس کھوٚژنہٕ تہٕ تِتھٕ کنٛز وأتۍ یم پَنٕہ نِس دوکھہٕ تٔس
مأٔلکس نِش وارٕ کارٕ تہٕ دِژہس یہِ موٚنج طلسمی وأج۔ کٕمے کأٔلۍ بدلیاو تٔمۍ سُند غم خوٚشی
منٛز۔ تٔمۍ ووٚن واجہِ کُن تہٕ تٔمۍ ہنز خوٚبصورت زنانہٕ تہٕ مکانہٕ سپُد واپس ظأہر تہٕ پتہٕ اوس
سُہ تہٕ بیٚہٕ پرٛتھ کانٛہہ تِتھے پأٹھۍ خوش یتھہٕ گنٛز تم برٛ وٚنہہ أسۍ۔

(راوی: قادر، امرا کدل سرینگرُک اَکھ نأوِد)

کاۄ کوٗر

اکہِ دۄہہ گیہِ ژ کرٛاجہِ کرالہِ میٚژ اَنہٕ خأطرٕ جنگل یوسہٕ تہنٛدہن خانہٕ دارَن بانہٕ بناونہٕ خأطرٕ ضرورت أس۔ تِمو تُلۍ پٔنٕنۍ دۄہہٕ شُرۍ پانس پٮ۪تۍ کِنۍ پِشاںٛڈن منٛز۔ ییٚلہِ تِمہٕ تِتھ جایہِ واتہٕ بیٚتہٕ تِمَن یہِ میٚژ أس اَنٕنۍ تِموتھاٗوۍ پٔنٕنۍ شُرۍ اَکھ لڑکہٕ تہٕ اَکھ کوٗر پَتھر یُتھ تِم توٚت تانٛی پانہٕ وأنٛی گنٛدہن یوٚت تانٛی ہُمہٕ پٔنٕنۍ پھٕتۍ بَرہَن۔ اَکھ گانٛٹھ تہٕ اَکھ کاواوس یہِ سورُے وُچھان تہٕ وُپھِ بوٚن ؤستھ نیکھ یم شُرۍ۔ گانٛٹہِ ژھُن لڑکہٕ مأرِتھ مگر کاوگو وُڈان وُڈان تہٕ واتنأوِن یہِ کورِہن جنٛگلہٕ کِس دوٗر ژھَس کُن أکِس کُلۍ دَدرِنِش تہٕ ترٛٲوِن أتی تھٔے۔ کورِ ہیوٚت نہٕ وَدُن بلکہِ باسیوٚ تِمس یہِ مزٕ تہٕ لوٗگُن کاوس ستۍ اُسُن تہٕ گنٛدُن۔ کاوس تہٕ گیہِ سوبڈٕ ٹأٹھ تہٕ سُہ اوس أمِس ڈوٗنۍ، مۄہ، ژوچہِ کھٔنٛجہٕ تہٕ کُنہٕ کُنہٕ وِزِ ییٚلہِ کُنہٕ بَنہِ ہَس ناٹہِ پھوٚلاتہٕ انان۔ یہِ کورِہَن گیہِ بڈٕ تہٕ یہِ أس سبٹھٕے مأرۍ منٛز۔

اکہِ دۄہہٕ آو اَکھ چھان لُکر ژٹنہٕ خأطرٕ جنٛگلہٕ کِس اَتھ ژھَس کُن۔ کورِ کُر أمِس سلام تہٕ وۄنُنس دٔپ أمِس دپان ژٕ بناوتہٕ مےٚ کیٚنٛژھ پِنٛدر۔ بہٕ چھُس ییٚتہٕ کُنۍ ژٔنۍ روزان تہٕ چھُس کینٛہہ کرُن یژھان۔"

''ژ کیاز چھکھ ییتہ؟ ژ ےٚ کتہِ چھی گرٕ؟ ژ ےٚ چھی نا اَمہِ جندٕ ورأ ے ٲکھٕنۍ پلو یُس ژ لاگہٕ ہگھ؟'' چھانَن پرٕژھس۔

''ژ مہ پرٕ ژ ھ مےٚ کانٛہہ سوال صرف دِتم اَکھ پنٛدٕ ربنأوِتھ تہٕ بہٕ گوھہٕ سبٹھے خوش۔'' کوٚرِ دِتُس جواب۔

چھانَن دِتُس پنٛدٕ رگرِتھ تہٕ کاوَن اوٗن اُمس خأطرٕ پنٛدٕ رٕتُل تہٕ یونہٕ پَن ژوٗرِ۔ تتھٕ کٔنۍ گووِ پنٛدٕ رتیار۔

اَمہِ پتہٕ کِہے کالک دژا وامہِ طرفک بادشاہ اَتھ جنگلس کُن شکارس تہٕ سُہ دژاو لیأری۔ تمس گیہِ کَنَن پنٛدٕ رٕ کتنٛچ آواز۔ ''یَتھ الگ علاقس منٛز کُس ہیکہِ اَستھ۔'' تمۍ وژن پنہٕ نس اَکس ستی وأ لِس ''مےٚ چھےٚ کنَن کہنٛز تانۍ پنٛدٕ رٕ کتنٛچ آواز گوھان۔ ژٕ گژھ تہٕ یہِ وُچھتھ یہِ زِ یہِ کُس چھُ۔''

وارِیہہ ژھأنٛڈ دِتھ لُب یمو نفرو اَکھ کوٗر اَکس کلی ددرِ منٛز پنٛدٕ رس بٕز وٕنہہ کنہِ ہیتھ تہٕ وانٛتاوِ کھیہِ بادشاہس بٕزونہہ کُن۔ بادشاہَن پرٕژھ اُمس سأ لم کینٛہہ تہٕ اُمۍ سنٛزِ دٔلیلہِ منٛز گیَس زبردست دلچسپی۔ اُمۍ سنٛزِ خوٗبصورتیہِ ستی سخت متأثر سپدِتھ کوٗرنَس پانس ستی محل خانہٕ پنٛگ تہٕ نیٛتھر کرنک درخاس۔ بادشاہس آسہِ شےٚ زنانہٕ تہٕ یہِ کاوٕ کوٗرأس وژنۍ سُتم۔ پرٕ یتھ زنانہِ اوس پنٛنٕ بیوٚن بیوٚن مکانہٕ تہٕ پنٛنۍ خاص نوکر۔ اَکہِ دوہہٕ آو بادشاہس خیال زِ بہٕ گرٕ ہا پنٛنہٕ زِ ہونٛرٕ تہٕ مزاجٕچ ازمأیش تہٕ کوٗرنکھ حکم زِ پرٕ یتھ کانٛہہ شیرِن تہٕ پأرِن پنہٕ نس کمرس تیوٗت رٕتی پأٹھی یوٗت یمن ممکن سپد۔ شےٚ آشنہٕ گیہِ تہٕ لاجکھ معموٗلی پأٹھی کام کرٕنۍ۔ تموأنۍ کینٛہہ آرأیشی چیز تہٕ تعویز مٔلۍ تہٕ پنہٕ نمن

کمرن ہٕنزٕ ن لبن رٕوُکھ گولاب عطرٕ ستی مگر ئتم زنانہٕ گیہ پنہٕ نِس ٹاٹھس کاوٕس نِشہٕ تہٕ ہیوٗتُن تَس مشورٕ۔ ''مَہ ہے پریشانٔی'' کاوَن وُنُس تہٕ فورَن وُڈیاوتہٕ اورٕ اُنن پنہٕ تونتہٕ منز اَکھ (جڑی) بوٗٹۍ تہٕ دِژن اُمس یہ وَنتھ ''رَٹھ یہ بوٗٹۍ تہٕ یہے متھی زِپنہٕ کمرچن سارِنے لبن تہٕ تمہٕ پزٕلن جلاو دِنہٕ آمتہٕ سوٗنکی پاٗٹھی'' کورٕکوٗریٔ تہٕ تمی سُند گمرٕ پزٕلیاو برابر سوٗنکی پاٗٹھی۔ تیُتھ پاسہٕ سون زٕ اَتھ کُن اُسنہٕ نظرٕ ے ہبکان ٹھہرِتھ۔

ییلہٕ بادشاہ سنز وباقے زنانو یہ بوٗزتمَن گو وحسد۔ یوٗ دوے زَن تموٗ گولاب عطرٕ ستی پنہٕ نِن کمرَن رِوٗمُت اوس تہٕ یمہٕ سبٹھے قیمتی قالینو تہٕ شاندار گلدانو ستی پاراُوۍ مِتۍ اُسی مگر تم اُسی نہٕ کاوٕکورہنٔدِ کمرٕکہِ ہُتی مہٕ حصہٕ تہٕ خوٗبصورت باسان۔ تموٗ پرٕژھس ''ژٕ ے کیاہ کوٗرُتھ پنہٕ نِس کمرس زِ یہ بنیاو یتھ پزٕیہ وُن۔'' مگر کاوٕکورِ وُنی نہٕ یمَن کہنی۔

ییلہٕ بادشاہَن ہُمن شِین زنانَن ہنٔدی کمرٕ وُچھ سہٕ گو وتمَن وُچھتھ خوش مگر ییلہٕ کاوٕکورِ ہنٔدِس کمرس منز آو سہٕ سپُد حاٗرانی تہٕ خوٗشیہ کِنی موٗت۔ اَمہٕ پتہٕ بناوٕ تمی سوٗ پتہٕ راٗنی تہٕ زنتہٕ باقے مشتھے گیس۔

بادشاہ سنٔدِ اَمہِ خاص توجہ کِنی گیہ ہُمن زنانن اَمی سنز وارے دٕ ے تہٕ نفرت۔ تمہٕ بنییہ وُنی وارے بدخصلت۔ مگر وُنی آو تمَن بادشاہ سنٔدِ اَمہِ خاص رٕ ویہ کِنی مٔزر۔ تموٗ کر اُمس وُلی وُلی مارنچ ژوے۔ تہٕ پٔتن یہ بد کوڈرعملہِ منز اَننہٕ خاطرٕ میوٗل یمَن جلدے موقعہٕ۔ اکہِ دوہہ اوس یمَن سارنے سرَس پیٹھ سرٕان کرنہٕ

گوٗڈُن تہٕ پننہٕ جایہِ اوس یمُو فأصلہٕ کوٚرمُت زِ کاوٕ کورِ دِمو آبس منٛز ڈکہٕ تہٕ پتہٕ وَنو بادشاہَس زِ سو پھٹ پانے آبس۔ لہٰذا ایلِہ یمہٕ تتھ جایہِ واژ ییتہٕ سرٚس ژوٗ رسنہٕ اوس تتی دِتھس سوتھِ پتہٕ یوٚن کُن آبس منٛز ڈکہٕ۔

بادشاہَن ییلِہ یہِ دوکھہٕ ہُو خبر یوٚ زِتس پیوٚ ماتم۔ وارِیہَس کالس تژٲ وٚ تمی کأمے کرِنی۔ کتھ تژو پرتھ بیوٗٹھ تہٕ کأنسہِ اکِس سمکھ نہٕ۔ قسمتس اوسنہٕ مگر رلنہٕ ہُنٛد مرُن وُنہٕ منظوٗر۔ تہٕ سو پھٹ نہٕ آبس یہِ زَن پژ بتھ کأنسہِ باسیومُت اوس۔ سرٚس منٛز یتھ جایہِ سو گیہِ تتہٕ نکھے اوس اکھ یوٚ ڈگل یُس تتھ زُوِس منٛز اوس کھوٚتمُت یُس نہٕ وَنی اوس یِوان۔ سو اُس أتھی زُوِس کُن پرٕ وُژھموٗ تہٕ اُس أتھی گُلی تہرس پتہٕ کھوٚرمٕ یوٚت تمس پنُن مہربان دوست کاو برابر کھٔمن اوس واتناوان۔

اَمہِ پتہٕ کینٛہہ ہفتہٕ گژھتھ دژ او بادشاہ ہواخوری خأطرٕ ناوِ منٛز اَمی گُلہِ کُنی۔ کاوٕ کوریپیہٕ أمس پتہٕ نظر تہٕ دِژِن کریکھ ''بادشاہَن لأ جنس بہٕ تاوَس۔ میانہِ معشوقہٕ یوٚ رُک یتو''۔ تہٕ تتھہٕ کنی ہووُن پنُن پان بادشاہَس۔ پنٛز یہِ ٹاٹھ رأنی وُچھتھ گوو بادشاہ تیوٚت خوش یتھنہٕ کانہہ حد ے چھُ۔ تمی تُج سو ناوِ منٛز تہٕ واتناوُن محل خانہٕ۔ تتہٕ ووٗن اَمہِ أمس تہٕ سأرِیہِ یہِ سپدمُت اوس تہٕ ییلِہ بادشاہَس اصل معاملک پے لوٚگ تمی دِیُت تمی وِزِباتے زنانہٕ قتل کرنک حکم۔

(راوی۔ لال چند۔ کھونموٗہ پرگنہ وُلر)

☆☆

روپیہِ لچھس لوٗکٹ گتھ

اَکھ غریب اوٚن برہمن تہٕ تٔمۍ سٕنٛز زنانہٕ أسۍ زندگی گُزارنہٕ خاطرٕ پَنٕنۍ نِس نیٚچوِس پیٹھ۔ پرٛ بتھ دوہہ اوس سُہ جوان نیران تہٕ یِہ کینٛہہ ہا بیچھتھ میلان اوٚسُس تہِ اوس انان۔ یِہ رٕو دکینٛژَس کالس چلان یوٚت تانٛ سُہ اٚخرس یژھہِ خجل ژٕ دی ہٕنٛزِ زندگیہِ نِشہِ سبٹھاہ تنگ آو تہٕ کوٚرُن یوٚہتہٕ اراد زِ گُنہِ دوٚیمس مُلکس منٛز گژھِتھ ازماوِ سُہ پَنُن قسمت۔ تٔمۍ وُن پنٕنہِ آشنہِ اَتھ ارادَس متعلق تہٕ تَس وُنُن زِ سو بناوِن یتھہِ یا تتھہٕ تہٕ پأرِن یمَن بُڈن دوٚن کینٛژَن رتَن یوٚت تانٛ سُہ نبر روزِ۔ تٔمۍ تھوو تَس قسم زِ سو واتہِ یمَن رِتی پأٹھۍ یُتھ نہٕ أمۍ سُنٛد مول موج ناراض سَپدِ تہٕ تَس بدُعا کرَن۔

اکہِ دوہہٕ صُبحس دژ اوسُہ پھُٹہٕ منٛز کھمن ہیتھ تہٕ رٕو ددوہ وادَن پکان یوٚت تانٛ سُہ ہمسایہِ مُلکہٕ کِس بُڈِس شہرس منٛز ووت۔ اَتہِ گووسُہ تہٕ بیوٗٹھ اٚکِس باپأرۍ سٕنٛدِس وانَس نِشہِ تہٕ لوٚگ خأرات منگنہِ۔ باپأرۍ پرٛژھ أمِس زِ ژٕ کَتہِ پیٹھ چھکھ آمُت، کیٛاز ژٕ چھکھ آمُت تہٕ ذات کیٛاہ چھےٚ؟ اَتھ دِتُس أمۍ جواب زِ بہٕ چھُس اَکھ برہمن۔ پأنس، پنٕنہِ زنانہِ تہٕ مأجِس ماجہِ ہٕنٛز یَڈ پالنہٕ خاطرٕ چھُس ہورٕ یور پھیران تہٕ بیچھان۔ باپأرِس گیہِ یِہ بوٗزِتھ أمۍ سٕنٛز ہمدردی تہٕ دوٚپنَس ژٕ سمکھ یمہِ مُلکہٕ کِس

بادشاہَس یُس سبٕتھٕے رحمدل تہٕ سخی چھُ تہٕ وۄنُس ہرگاہ وَنکھ بہٕ ییٚے دربارس منٛز ستی۔ یِیمہِ وَقتہٕ ییم اور واَتی بادشاہَس اوس أکِس برہمن سُنٛد تلاش یُس تیتھ سونہٕ ہاُرک مندرس ولتہِ ہے یُس تمہِ حالٕے اوس بنومُت۔ لہٰذا اسیُد بادشاہ أمِس وُچھِتھ خوش زِ یہٕ اوس برہمن تہٕ پتہِ بوٗزُن زِ یہٕ چھُ رُت تہٕ دیانتدار۔ أمی کوٚر أمے ساعتہٕ مندر أمِس حوالہٕ تہٕ حُکم دِتُن زِ أمِس ییٚن ؤری یہٕ پتہٕ ؤری یہٕ پنٛژاہ کھاَر دلنہِ تہٕ ربتہٕ وار اَکھ ہَتھ روپیہ معاوضہٕ رٔنگی دِنہٕ۔

اَمہِ پتہٕ دوٚیہ رِتی یِیلہِ نہٕ برہمن سنٛز زنانہِ خانہٕ دارس متعلق کانٛہہ شیچھا خبرا بوٗزتہٕ سوٗ ژھ تہٕ دژ ایہِ تِمس ژھانڈنہِ۔ قسمتہٕ کٔرٕ واَژ سو سیوٚدُے اوٗرکہ تہٕ اَتہِ بوٗزُن زِ پرٛ بتھ دوہہ صُبحٲے چھےٚ اَتھ سونہاُرک مندرس منٛز بادشاہٕ سٕنٛدِ ناوِ کانٛسہِ تہٕ حاجت مند بیچھونس اوٗت گژھتھ سونہٕ سنٛز اَکھ روپے دِنہٕ یِوان۔ لہٰذا گیہِ سو دوٚیمہِ دوہہٕ صُبحٲے اور تہٕ اَتہِ وُچھن پنٔن خانہٕ دار۔ تمہِ وۄنُس ''ژٕ کیاَزِ آیکھ یور؟ ژےٚ کیاَزِ ترٛ ووٚتھَن میٚون مول موج؟ ژےٚ سۄچتھ نازِ ہرگاہ نہٕ ژٕ تمن واَژکھ تمہِ مادِن مےٚ بد دُعاتہٕ بہٕ مامرٕ؟ ژٕ نیر فورَن واپَس تہٕ پیار رمیأنس واپس ییٚنس۔''

''نہٕ۔نہٕ۔'' زنانہٕ وۄنُس ''بہٕ ہیکہٕ نہٕ فاقہٕ روزنہٕ تہٕ چأنس بڈ مألس ماجہِ ہُنٛد مرٕن وُچھنہٕ خاطرٕ واپس گژھتھ۔ گرس منٛز چھنہٕ اَسہِ کھینہٕ خاطرٕ اَکھ دلنہٕ تہٕ۔''

''ہے بھگونت!'' برٛہمنن وۄنُس جذباتہٕ بوٗرت ''رٔٹھ یہٕ'' تہٕ بڑ ووٚتھ گن کینٛہہ سُطرٕ کاغذس پیٹھ لیکھتھ تس کُن پلناوان ''تہٕ یہٕ دِ بادشاہَس۔ تہٕ سُہ مادِلی ژےٚ اَتھ اَکھ لچھ روپیہ'' تہٕ یہٕ ؤنتھ گرٕن سوروخصت تہٕ دژ لیہِ سو۔

اَتھ کاغذ پرٕچس پیٹھ آسہٕ ژور نصیحژ لیکھتھ:

۱۔ ہرگاہ کانٛہہ شخص سفرس پیٹھ آسہِ تہٕ راتھ کیٛتھ کُنہِ ازاُنی جایہِ واتہِ تَس پزِ تتھ جایہِ متعلق حبسہٕ روزُن ییٚتہِ سُہ ٹھہرِ تہٕ ننٛدرِ منٛز پزِ نَس نہٕ اُچھ وَٹنہٕ یتھ زَن موت اُمِس اُچھ وَٹناوِ نہٕ۔

۲۔ ہرگاہ اِنسانس ضرورت آسہِ تیٚلہِ ازماوِن پزِ نٕمن دوستن تہٕ ہرگاہ ضرورت آسبس تہٕ تیٚلہِ گژھن نہٕ تِہنٛدی یارتَس ازماوِنی۔

۳۔ ہرگاہ کانٛسہِ نیٚتھر کرُن بیٚنہٕ آسہِ تہٕ تَس نِش سُہ بڈٕ حیہ تہٕ زیٚہ سان گژھہِ سوگرِ تَس ییٚمہِ باپتھ استقبال زِتَس کیٛاہ میلہِ اُمِس نِش تہٕ ہرگاہ تُمِس نِش غریب پاٹھی گژھہِ تَس کھسہِ نَس تہٕ زانہِ سپے نہٕ۔

۴۔ ہرگاہ کانٛسہِ کانٛہہ کام آسہِ سُہ گوژھہِ سوپانے کرُن تہٕ یہِ گژھہِ پوٚرٕ طاقتہٕ ستی تہٕ کھوژنہٕ وراَے کرُن۔

گرِ واتِتھ وۄن برہمن ہیٚژ زنانہِ پننہٕ نِس ماہِلس ماجہِ پننہٕ نِس خانہٕ دارس سمکھنس تہٕ تتھ مولہِ لِس کاغذ پرٕچس متعلق یُس تُمی تَس دِژمُت اوس۔ مگر پانہٕ بادشاہس نِشہِ گژھن اوسُس نہٕ خوش تہٕ کنہِ سوٗزُن یہِ اَکس اَشناوس اتھہِ۔ بادشاہَن پوٚر یہِ کاغذ تہٕ حُکم دِژن زِ اُمِس نفرس دِیو کوٚڑ تہٕ ژھنیوٗن کٔڈتھ۔ دوٚیمہِ دوہہٕ تُل برہمن بایہِ یہِ کاغذ تہٕ دربارس کُن وَتہِ پکان پکان لوگن یہِ پرُن زِتَس پیوٚو بادشاہ سُند نچُو بُتھہِ تہٕ پرٕ ژھنَس زِژ کیٛاہ چھکھ پران۔ اَتھ پیٹھ دِژُس اَمہِ جواب زِمےٚ چھُ اَتھن منٛز اَکھ کاغذ یتھ منٛز کیٚنٛہہ نصیحژ چھےٚ یمن تَس اَکھ لچھ روپیہ میلُن گژھہِ۔

شہزادن دۆپُس یہِ ہاوے تہٕ یِیلہِ أکی یہِ پۆرتہٕ دِتُن أمِس اَمہِ رقمہِ خاطرٕ پروانہٕ تہٕ دژاوگُرس پیٹھ بڑ وٕنہہ کُن۔ غریب برہمن زٔنی أسس سیٹھاہ شُکر گزار تمہِ دوہہٕ اوٗن تمہِ کھمن چینہنگ تیوٗت سامانہٕ یُس یمن سیٹھاہ یژ کال تانی پوشہِ ہے۔

شامس بأگی وۆن شہزادن پننہِ نِس مأنِس أمِس زنانہِ سمکھنگ تہٕ کاغذ پرچہِ مُلی ہینگ معاملہٕ۔ تَس أس راے زِمول گرِمےٚ اَتھ کامہِ پیٹھ تعریف مگر تہِ سپُد نہٕ۔ بادشاہَس کھوٚت بڑ وٕنھی مہِ کھوتہٕ تہِ ژۆ رشرارت تہٕ پَنہٕ نِس نیٚچوِس دِتُن جلاوطنی ہُنڈ حُکم۔

افسوٗس! سیٹھاہ افسوٗس! شأہی خاندان سپُد بادشاہ سُند یہِ ظالمانہٕ حُکم بوٗزِتھ سیٹھاہ مغموٗم تِکیازِ شہزادِ اوس سارنٕے ٹوٹھ تہٕ اَکھ سُہ جوان یَس ستی سیٹھاہ وومید آسہٕ تہٕ بیٚیہٕ اوس تخٕتک تہِ وأرِث۔ وۆن گوو بادشاہ سُند حُکم اوس ناطق لہٰذا اہیوٚت شہزادن ماجہِ، أشناوَن تہٕ دوستَن اجازت تہٕ دژاوپَنہٕ نِس گُرِس کھٔسِتھ۔ کوٚت پیٹھ؟ تہٕ اوسنہٕ تَس پانَس تہِ پتاہ۔ شام سپِدِتھ ووت سُہ گتھ تانی جایہِ ییٚتہٕ تُمس اَکھ نفر سمٔکھ تہٕ گُرنس دعوت زِ ژٕ ٹھٔہر سانہِ گرِ۔ شہزادن مأنی أکی سٕنز یہِ دعوت تہٕ تَس آو شہزادِ سٕندی پأٹھی واتنہٕ کرنہٕ۔ تہٕنِدِ بیہنہٕ خاطرٕ آوو وتھرُن کرنہٕ تہٕ سیٹھہٕے رُت کھمن آس بڑ وٕنہہ کُن اَننہٕ تہٕ راتھ کیٚتھ أسس میزبانہٕ سٕنز کوٗرِ وُچھنَس واتنس۔

''آہ'' یام تُمی آرام کرنہِ خأطرٕ لرِ تژ أوی لوگ سوچُن ''ازوٗچھہِ بہٕ تمہِ گوڈنچہِ نصیحژ ہُنڈ وجہ۔ یوسہٕ مےٚ تمہِ برہمن زنانہِ دِژ۔ بہٕ شونگہ نہٕ ازراتس۔''

یہِ گووجانٕے زِ تمی کوٚریہِ فأصلہٕ تِکیازِ نصف شبس کیٚتھ وُژھ تُمس نفرٕ سٕنز کوٗر

تہٕ تلوار تھس کیتھ ہیتھ دوریہٕ شہزادس گن تس مارنہٕ کہ اراد۔ وۄں گو وشہزادن بچود یہ ٹاس تہٕ تلوار تِمس ہتھ وۄنُنس ''ژ کیاز چھکھ مے مارٕن یژھان؟ مے کۆر اژے ستی کانٛہہ غلط؟ مے یوٚ ژھا اژے ستی کانٛہہ غلط کرٕن؟ تھاویہ تلوار بند تہٕ سپدی پانسے تِمس بادشاہٕ سندی پأٹھی دوہکھ تیمی پٔنٕن ٹوٹھ طوطہٕ مأرتھ ژھنیاو۔''

''کُس بادشاہ؟''

''بوز'' شہزادن وۄنُس:

''یہ اوس اکھ بادشاہ یُس اکھ سبٹھے خوٚبصورت طوطہٕ اوس یُس تس سبٹھاہ ٹوٹھ اوس۔ یہ طوطہٕ اوس شاہی حرم خانس منٛز روزان تہٕ بادشاہ اوس ہمیشہٕ پننہٕ نئن آشنبن ستی گتھ کرنہٕ بڑوٚنہہ أمس ستی گتھہٕ کران۔ اکہِ دوہہ موٚنگ طوطن أمس اکہِ رتہٕ خأطرٕ اتہِ نیرنُک اجازت یُتھ سُہ پننہٕ نِس نچوس کھاندرکرِ ہے تہٕ بادشاہن کۆر أمی سُند یہ درخاس منظوٗر۔ طوطہٕ گو وتہٕ کھاندر سپُد امہِ پتہٕ گر طوطن واپس یژ تیأری۔ أمی أنی پانس ستی بادشاہٕ سندِ خأطرٕ دۄن کلین ہنٛدی رُونہٕ باپتھ قلم۔ یمو منٛز أکِس کُلِس یہ تأثیر اوس زِ اکہِ ستی اوس جوان بُڈ ہبکان سپدتھ تہٕ بیٚیہٕ ستی اوس بُڈ جوان ہبکان بنِتھ۔ یِم قلم آے زمینس منٛز لاگنہٕ تہٕ برابر وقتس پیٹھ پھاپھلے تہٕ دژاکھ میوٚ۔ مگر تہٕ تھےٚ میوٚ تیار پٔنٕن ہیوٚتُن تہٕ مُلکس منٛز آو اکھ طوفان تیمی ستی کلی لرِ پھیری تہٕ اکھ اژدریُس آبس ستی پرٕ اوس وۄتھمُت بیوٚٹھ یمنے کلین منٛز تہٕ یمن ہنٛزن لنجن پھرُون زہر۔ مگر أمیک لوٚگنہٕ کانٛسہٕ أکِس تہٕ پَے۔ ییٚلہِ وۄنی طوٗفان ہمیاو باغوان گو وتہٕ لاگن واپس یِم کلی تہٕ تتھہٕ پأٹھی ووت یمن زیمہٕ پھیری دُبارٕ تہٕ دژاکھ میوٚ تہٕ امہِ منٛز آو

کینٛہہ مۄ بادشاہَس نِنہٕ۔ تِمہٕ یوٗ ژھ زِبہٕ گرٕ ہا اَتھ گوڑ کانٛسہِ جانورَس پیٹھ ازمائیش تہٕ لوٗ یُن اَمہِ کٔلیک کینٛہہ مۄ ہونٛس کُن۔ ہوٗنی کھوٚ یہٕ تہٕ اَتھی ستیٚ موٗد۔ یہِ وُچھتھ کھوٚت بادشاہَس شرارت تہٕ سوچُن زِ طوطہٕ اوس مےٚ ستیٚ مسخرٕ ل کران تہٕ دِتُن حُکم زِ یہٕ ژھنیوٗن مارِتھ۔ دوٚیمہِ وٚری یہِ دژ اوٚیمن کُلین بیٚیہٕ مۄ تہٕ اوٚت تانی اوس یمن کُلین ہٕزٕ ن لنجن سورٕ ے زہر موکلیو ومُت۔ اَکہِ دوہہِ صُبحٲے اوس لیٲری اَکھ بُڈ موٗ ہشواپکان تہٕ یو چھہِ ہوٚت آسنہٕ کنی پلنوٗن اتھہِ تہٕ اَکھ مۄ ہنا وأِلتھ کھیٚون سُہ۔ سُہ بنیاو فورن دُبارٕ جوان۔ یہِ عجیب معاملہٕ ووت بادشاہَس تانی تیٚمہِ حُکم دِیُت زِ امہِ مۄزٕ اُنو کینٛہہ مۄ مےٚ نِش۔ تِمہٕ دِیُت دُبارٕ جوانی پھیرِتھ اَنن والہِ مۄ مۄزٕ کینٛہہ ہاپنہٕ نِس بُڈ وزیرَس تیٚمہِ سُہ کھوٚ تہٕ سُہ بنیاوا تھو پیٹھی اَکھ مضبوٗط نوجوان تِتھے۔ تِتھ سُہ لوٗکن نصف صدیا بُڈ وٚنہہ وَنہٕ اوس۔ بادشاہَن بیلہِ یہِ وُچھ تَس سپُد سبٹھاہ افسوٗس۔ شہزادَن ووٚنُس "دیقین گرَکھنہٕ ژٕ مےٚ ستیٚ نہِ تی۔"

"نہٕ" تمہِ دِتُس جواب

یوٚ تانی شہزادَن یہِ دٔلیل وٚنتھ موکلاوٚ توٚت تانی اوس صُبح تہٕ سپُد مُت تہٕ گرٕ کی باتھٕ بأژأسی ووٚنی (نِند روٚ ٹِتھ) اَندی پکی۔

تِتھہٕ کنی بچاوِ شہزادٕ۔ تِمہٕ یوٗ ژھ اَتِہ نیرُن تہٕ سُہ ما آسہِ ہے جلدی دژ امُت تہٕ مگر گرٕ کی مأِلکن بوٗزِس نہٕ اَکھ کتھ تہٕ۔ تِمہٕ کوٚرأمُس اَمہِ دوہہ تہٕ روزنہٕ خأطرٕ سخت زور تہٕ وعدٕ کوٚرنِس زِ پگہہ دِمےٚ بہٕ ژےٚ سٕلی روخصت۔ شہزادَس آو سبٹھے خأطرٕ کرنہٕ تہٕ کالہٕ کی پأٹھی آورُت غذا کھیاونہٕ تہٕ راتھ کیٚتھ آس کالہٕ کٕے گمرٕ شونٛگنہٕ خأطرٕ ہاونہٕ

یوٚت تٔمِس میزبان ہٕنز کوٗرتہٕ نظر دِنہٕ آیہِ۔ اَمہِ رأژتہٕ وچھہٕ نہٕ شہزادَن اُچھ۔ تَس اوس خوف زِیہِ کوٗر خبر کیٛاہ کَرِ مےٚ ہٕتیٚ۔ نصف رأژ ژوٗژھ سوتہٕ ژُجن اتھَس منٛز تلوارتہٕ گیہِ اُمِس مارنہٕ خاطرٕ تہٕ سُہ وۄتھ اورٕ تھوٚدتہٕ کُرِن کتھ۔

"مےٚ مہٕ مار" تٔمی وۄنُس۔ ژےٚ کیٛاہ فأیدٕ نیری مےٚ مارنہٕ ہٕتیٚ؟ ہرگاہ ژٕ مےٚ مارکھ ژےٚ گژھی پَتہٕ تہٕ تھےٚ کنٛہ افسوٗس ہتھہٕ کنٛہ تٔمِس نفرس گیٛاو تیٚمی پٔنٛن ہوٗن مارِیاو۔"

"کُس ہوٗن؟ کُس نفر؟ تٔمہِ پرٛژھُس

شہزادَن وۄنُس "یہٕ وَنےٚ ژےٚ ہرگاہ ژٕ مےٚ یہِ تلوار دِکھ"

لہٰذا دِژ تٔمہِ اُمِس یہِ تلوار تہٕ شہزادَن کُر بیٛاکھ دٔلیل وَنٕنۍ شرۄع:

"یہِ اوس اَکھ امیٖر سوداگر تٔمِس اَکھ پالتو ہوٗن اوس۔ اُمِس سوداگرَس آو کیٛاہتانٛہ وۄگتہٕ لَرِتَل روٗدس نہٕ کاسہٕ تہٕ توے پیوٚس پٔنٛن یہِ ہوٗن تہٕ پانس نِش الگ کرُن۔ تٔمی ہیٚژ بیٚنٛس اَکِس سوداگرسأ تھٕیس ہوٗنس بدلہٕ پانٛژھ ساس روپیہِ وۄزُم تہٕ یِمو روپیو ہٕتیٚ لوٚگُن نِوسرٕ کاربار کرُن۔ اَمہِ پتہٕ کیٚمے کألی ژاے دۄیمِس باپأرِس وانَس ژوٗرتہٕ نیوٗہَس اَتہِ سوٗرُے کیٚنٛہہ یہِ کینٛژ ہا اتہِ ژٕ وۄکھتہٕ لوٗ ہےٚ نہٕ داہ روپیہِ تہٕ۔ وۄن گوو اُمِس وفادار ہوٗنس اوس یہِ سوٗرُے فِکرِ تران زِ اَتہِ کیٛاہ چھُ سپدان۔ لہٰذا دژ اوژوٗر نِے پَتہٕ پتہٕ تہٕ وُچھن یِمو گتھ جایہِ تھووُ یہِ سامانہٕ تہٕ پتہٕ آو واپَس۔

صُبحس کیٚتھ ییلہِ یہِ ننیٛاو زِ کیٛاہ اوس سپُد مُت تہٕ وۄتھ باپأرۍ ہٕنٛدِس گرَس منٛز وَدنُس ہےُ۔ باپأرۍ سپُد تقریبَن پاگل تہٕ اَتھ منٛز روٗدھ ہوٗن دروازَس پیٚٹھ یِوان تہٕ مأٔلکس کرتنہِ تہٕ یِمہ ارس لَمان زَنتہٕ سُہ تٔمِس نبر یِنہٕ خأطرٕ ونان اوس۔ آخرَس تہٕ وۄنُس

أ کی یارَن زِ خبر ہۄنس ماچھےٚ چیزَن ہِنز کینژہہ پتاہ توے نیرِ ژ اُمِس پَتہٕ پَتہٕ تورِ پاأرکی یہِ بڑ وٕنہہ بڑ وٕنہہ پکی۔ باپأرکی تہِ مون تہٕ دژ اوہۄنس پَتہٕ پَتہٕ تہٕ ووت برابر تتھ جایہِ یتہٕ ژۄ رو پیہِ سامانہٕ دبأوِتھ اوس تھوومُت۔ اَتہِ گرہۄنی ووپھرائے تہٕ ہنجوٕ ستی لوگُن چھُن تہٕ ہووُ ن بیٚیہِ تہٕ وار یہو طریقو زِ چیز چھِ أتی تھٕے دۄ بِرِتھ اَمہِ۔ کنٕز لوگ سوداگرتہٕ تمی ہِندی یارَن اَتھ کھۄنَن تہٕ جلدِ ے دژ اوژ ۄ رِ ہُنْد سورے سامانہٕ نوٚن۔ کہنٕز چیز اوسنہٕ پرٚ۔ سأری چیز أسی بلکل تتھے ءکنٕز یتھٕ ءکنٕز ژۄ رو پیم تُلِتھ نمتی أسی۔ باپأرکی گووسیٹھا خوش۔ گرِ واپَس وأتتھٕے سۄ زِ تمی ہۄن واپَس پرأنس مأ لکس نش تہٕ کنٕس منٛز تھأونس اَکھ چِٹھی وٕ لِتھ یتھ منٛز أمی ہۄنی ہِنٛزِ عقلمندی متعلق لیٚو کھمُت اوس تہٕ دوستَس اوسُن ووٕ نمُت زِ ژ منٛشر او پٕنُن قرض تہٕ بیٚیہِ گرنٛوی پانٛژہ ساس رو پیہِ ڈالہِ رٕنٛگی قبول۔ یٕیلہِ سوداگرَن پٕنُن یہِ ہۄن دۄرے پھٕن یوان وُچھ تمی سوچ زِ ہے افسوٚس مےٚ وأژ ۄ گرائے۔ یہِ کتھٕ ءکنٕز والہِ أمِس نگھہِ۔ مےٚ گتہِ میوٚ لے تیٚوٚت وقت یتھٕ یہِ حالِے سپدیمتہٕ نقصانہٕ نشہِ سندارِ ہا۔ یہِ ژھنٛن یہِ ہۄن بڑ اندس پیٹھ وانتہٕ بڑ وٕنہے مأرِتھ تہٕ پَتہٕ وٚنس یہِ آسہِ بیٚیہِ کأنسہِ مورمُت۔ یتھٕ ءکنٕز روزِنہٕ مےٚ پَتہٕ قرضہٕ۔ ہۄن تہٕ گلہٕ تہٕ قرض تہِ موکلیاو پأنے۔ اِ ءکنٕز دژ اوسہٕ دوان دوران تہٕ ژھنٛن یہِ بچارِ ہۄن مأرِتھ تہٕ چِٹھی یٕیلہِ أمی ہِنٛدِ وٕ چھنہِ گنہٕ منٛزِ پٔییہِ سوداگرَن تُج یہِ تہٕ لأژن پرٕنی۔ اَمہِ پتہٕ کوٚ تاہ دۄکھ تہٕ مایوٗسی سپٕز اُمِس یٕیلہِ اصل واقاتَن ہِنٛز پَے لجس۔"

"لہٰذا اروز حبہٕ۔" شہزادن ووٚنس بڑ وٕنٛٹھ کُن "تہِ مہ گریٚیمہٕ ستی ژ پٕنُن زُو دِکھ زِ مےٚ کیاہ کوٚ ریہِ۔"

یۆت تانی شہزادن یہِ ذٔلیل موکلاوِنتھ توٗت تانی اوٗسن صُبح ہیوٚتمت واتِتھ۔

"افسوٗس۔ ہے افسوٗس" یہِ کیاہ گوٚو؟ بَس وۄنی چھُ اَکھے گانٹھہِ تہٕ پییہ گاش۔ مےٚ اٚس مالی بانٛد بانٛد گٔرِتھ ژٔے مارنٕچ ذِمہِ دأری تھأوِمٕژ تہٕ وۄنمت چھَن زِ یہِ ژٕ ھتھ گوڈٕ ژٔے مأرِتھ ہرگاہ ژٔےٚ یہِ گوڈٕے مورتھَن۔ یہِ کیاہ گوٚو؟ وۄنی وَن مےٚ ژٕ ے۔"

"ژٕ ہا وےٚ یِیمہِ منحوس جایہِ منٛزٕ نیرنٕچ وَتھ تہٕ یہِ مےٚ ستی" شہزادن دِتُس جواب "اٚسی رٹون آرامہِ سان نیبرٕ گژھنہٕ گرٕ تہٕ پَتہٕ ژلوٚ اٚسی سبٹھاہ تیز۔ یتھنہٕ اَسہِ کانٛہہ پَتہٕ ہیکِہ لارِتھ۔ پکھ مےٚ ستی"۔

پھِر کھنٛڈ گژھتھ ییٚلہِ گٔرِکی باقے باٗژ ینٛدرِ وٕتھی شہزادِ تہٕ ڈاکو سٕنٛز کوٗرٕ اٚسی وارہٕ ہہِ مِیل دۄرٕ واتی ستی۔ تِم رۄدی بڑٕ وٕنٛتھ بڑٕ وٕنٹھے ژلان یۆت تام تِم تتھ جایہِ واتی ییٚتہِ شہزادُ سُند اَکھ دوس اوس بسان۔ تِمی کوٚر اٚمِس وَژھہِ وانجہِ استقبال تہٕ رۄٹُن یہِ پننہِ گرِ تہٕ شِبن رٹِتن رۄدِس برابر پننہٕ نِس بأے سٕنٛدی پأٹھی ویندان۔ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ اٚمی نیرنٕچ خاہش باوتھ تِمی دِتی نَس لال جواہر، روپیہ، گُری تہٕ نوکر تہٕ بییہ سفرٕ خاطرٕ ساری ضروری چیز۔

اَمہِ پتہٕ گو وشاہزادِ تتھ مُلکس یُس تِمی سٕنٛدِس بیمہِ سُنٛد اوس۔ تِمی بدلوٚو کِس جوٗگی سُنٛد بھیس تہٕ محل خانس نکھہِ اٚکِس کُلِس تَل ہیتھ دِتُن یہِ باس زِ یہِ کیاہ اوس تپسیایہِ منٛز لیٖن سپدمُت۔ اٚمِس نفرتہٕ اٚمی سٕنٛزِ عجیب پارسأیی ہٕنٛز گتھ واٗژ بادشاہ

ہنٛد بن کنبن تانی ۔ تَس گیہِ اُمِس منٛز دلچسپی پاُدِ تِکیاز تُمس اُس آشنی سخت بمارتہٕ تمی اوس واریہن حکیمن اُمی ہنٛدِ علاجہِ باپتھ وۄنمُت مگر کہنہٕ تہٕ اوس نہٕ اندنوٗمُت ۔ اُمی سوٗنچ زِ بنان چھُ یہِ نیک شخص ماہیکہِ اُمی ہنٛدِ خاطرِ کینٛہہ کرِتھ ۔ لہذا اسوٗ زن تس ناد ۔ مگر جوٗگی کوٚر شاہی ایوانس منٛز اَژنس یہِ وَنِتھ انکار زِ میٲنی روزن جاے چھےٚ نوٗن فضاہٕ ہرگاہ بادشاہ صاٲب مےٚ سمکھُن چھُ یژھان تَس پَزِ پانے یُن تہٕ پنٕنی آشنی تہٕ یوٗرک اَنِنی ۔ پتہٕ تُج بادشاہن زنانہٕ ستی تہٕ واتناوِن جوٗگس برٛ ونٛھ کُن ۔ اُمی خدادوستن وۄن اُمِس پانٕس برٛونٛہہ کنہِ ژمن گرِتھ روزُن تہٕ ییلہِ سو تقریبَن تربن گاٗنٹن تتھے پاٗٹھی روٗز تمی وۄن تمس ووتھ تہٕ گرٛھہ ژٕ چھکھ وۄنی ٹھیک ۔

شامَس آسہٕ محل خانٕس منٛز زبردست ژوسرِ گوسرِ سپدان تِکیاز ملکہ اوس موختہٕ ہاررووُمت تہٕ کانٛسی اوسنہٕ اَتھ متعلق کینٛہہ پتاہ ۔ اَخرس پیٹھ گوو کُستام جوٗگس نِش تہٕ لوٚبُن یہِ تتھی جایہِ پتھرس پیٹھ ییتہِ سو ژمن گرِتھ اُس روٗزِتھ ۔ بادشاہن ییلہِ یہِ بوٗزتس کھوٚت سخت شرارت تہٕ حُکم دِتُن زِ جوٗگی گرٛھہِ قتل یُن کرنہٕ ۔ مگر یہِ ناطق حُکم آونہٕ باعمل اَننہٕ تِکیاز شہزادن دیٚت یمن نفرن کوٚ ژھ تہٕ ژوٗل اَمہٕ ملکہٕ منٛزے ۔

دوہہ اکہِ اوس شہزادِ پننہٕ نسے لباسس منٛز پکان تہٕ تمی وُچھ اَکھ کرٛال یُس پننہٕ نبن شُربن تہٕ زنانہِ ستی ہیتھ اَتی ودان تہٕ اَتی اَسان اوس "ہے بےوقوفا ۔ ژےٚ کیاہ دٔلیل چھےٚ؟ ہرگا ژٕ اسان چھکھ پتہٕ کیازِ چھکھ وَدان تہٕ ہرگا ودان چھکھ تیلہِ کیازِ چھکھ پتہٕ اسان، شہزادن پرٛژھس کرٛالن وۄنس "مہٕ تُل مےٚ تفریق ۔ ژےٚ کیاہ اَتھ ستی ۔"

شہزادَن وۄنُس ''مےٚ دِمعافی۔ مگرٕ بہٕ چھُس اُمیک وجہ زانُن یژھان۔

کرٛالن وۄنُس ''تیلہِ وَنےٚ بہٕ وجہ چھُ یہِ زِ یِیمہٕ مُلکہٕ کِس بادشاہَس چھےٚ

اَکھ کوٗر یِمس تَس پزٕ بتھ دوہہٕ کھاندر چھُ ہوان گرُن تِکیاز تمِس سُندٕ پزٕ بتھ کانٛہہ خانہٕ

دار چھُ تَس سٟتۍ روزنہٕ چہٕ گوڈنچے راتھ مران۔ یتھہٕ کنۍ چھِ یِیمہِ جایہِ ہُنٛدۍ الکہ پلہٕ

ساٗری نوجوان گُذرٟمٕتۍ تہٕ وۄنۍ یِیہِ سون نیچو جلدے بُلاونہٕ۔ اَسۍ چھِ اتھ ہانگلہٕ پیٹھ

اَسان زِ کتہِ کرٛالہٕ کوٗٹ تہٕ کتہِ شہزاُدک تہٕ اَسۍ چھِ اَمہِ کھاندرٕ کِس خوفناک نتیجس

پیٹھ وَ.ان۔ اَسۍ کیاہ ہیکو کرِتھ؟''

''پزٕ کنۍ چھُ یہِ اَسن تہٕ تہٕ وَدُن لایق تہٕ مگر مہٕ ژٕ دِووۄنۍ ''شہزادَن وۄنُکھ

''بہٕ گرٕ شہِ تہٕنٛدِس نیچوی سنٛدِ بدلہٕ تہٕ تمِس بدلہٕ سپد شہزادٕ سٟتۍ میٔون کھاندر۔ صرف دِیو

توٚہۍ مےٚ مُناسِب پلوٗ دلوتہٕ بیٚیہٕ کرِ وےٚ اَمہِ موقعہٕ خاطرٕ تیار۔''

یتھہٕ کنۍ دِتۍ کرٛالن اُمس خوٗبصورت پلو تہٕ زیور تہٕ شہزادِ گوو محل خانہٕ۔

راتلہٕ آو سُہ شہزادِ ہنٛدِس کمرس منٛز ینہٕ ''خوفناک پہر''تمۍ سۄنٛچ ''مےٚ تہٕ چھا تتھے کنۍ

وۄنۍ مرُن یتھہٕ کنۍ مےٚ برٛونٛہہ بیٚیہ تہٕ خبرٕ کتۍ جوان مارِ گئے؟'' تمۍ رٹ پننۍ تلوار چیراُتھن

منٛز بنٛد تہٕ ترٛاوِن بسترس پیٹھ لر۔ اِرادٕ کوٗرُن راتۍ راتَس ہُشار روزنُک تہٕ یہِ

وُچھنُک زِ راتس کیاہ سپدِ۔ نصف راتھ کُنتھ وُچھ تمۍ شہزادِ ہنٛد بونکہٕ وارہو منٛز زٕ شہمار

نیران۔ یِمو کوٗڈ اُمس کُن کاڈ یُتھ زِ اُمس تتھے کنۍ مارِہَن یتھہٕ کنۍ اُمس برٛونٛہہ

باقے ماٗرۍ ہٟتۍ اسکھ۔ مگر سُہ اوس یِمو خاطرٕ گوڈے تیار۔ تمۍ تج پننۍ تلوار تہٕ تتھے سرٕ پھ

اُمۍ ہنٛدِس بسترس نِشہِ واتۍ تہٕ کوٗرن تمن وار تہٕ ژھٕنِن ماٗرِتھ۔ صُبحس آو بادشاہ

معمؤلہٕ کی پأٹھۍ معلوٗم کرنہٕ اماسہٕ سۆپُد شہزادٕ تہٕ پننہِ کورِ ہنٛدِس خوش پأٹھۍ پانہٕ وأنۍ کتھ باتھ کران بوٗزِتھ حأران۔ ''پزٕ ہا'' تمۍ وۄن ''یہوے چھُ أمۍ سُند خانہٕ دار تکیاز یوٚہے یوت ہیکہِ أمِس ستۍ روٗزِتھ۔''

کمرس منٛز أژان پرٛژھس بادشاہَن ''ژٕ کیتہِ پیٹھ چھکھ آمُت؟ ژٕ کُس چھکھ؟''

''بادشاہ صأب'' شہزادن دِیُس جواب ''بہٕ چھُس أکِس بادشاہ سُند نیچو یُس فلأنۍ مُلکس حکوٗمت چھُ کران۔''

ییٚلہِ أمۍ یہِ بوٗزتہٕ سۆپُد بادشاہ سیٹھاہ خوش تہٕ وۄنُن شہزادَس محل خانس منٛز روزنہٕ خأطرٕ تہٕ بنوٗن یہِ پانَس پتہٕ تخنٛگ وأرِث۔ شہزادٕ روٗدٕ رۆیُس ہرٕ رے پہن محل خانس منٛز تہٕ پتہٕ موٗنٛگنس پننہِ نِس مُلکس گوٕھنٛک اجازت یُس أمِس دِنہٕ آو۔ بادشاہَن دِتۍ أمِس ہٕسۍ، گرٕ، لال جواہر تہٕ وَتہٕ خرچہٕ خأطرٕ گُجہٕ روپیہٕ تہٕ مألِس خأطرٕ ڈالہِ تہٕ دژ اولتہِ شہزادٕ۔

تٔمِس أس تمے مُلکہ منٛزۍ وَتھ یُس تٔمۍ ہِندِس بیمہٕ سُند اوس تہٕ تیٚمِس متعلق اَسہِ گوڈٕ تہٕ کتھ کٔر۔ أمۍ ہِندِ تیٚنٛج خبر بوٗز بادشاہَن سہٕ آو ہرٕ بن ہُبہ گنٛڈِتھ تہٕ کلہٕ نوٚمرِتھ أمِس بُتھہِ۔ سیٹھاہے زأری سان دوٗپُنَس پننہِ نِس محل خانس منٛز روزنہٕ تہٕ اَتہِ أمِس سپدَن وول خأطر قبوٗل کرنہٕ خأطرٕ۔ وۄنۍ ییٚلہِ شہزادٕ محل خانس منٛز اوس تہٕ اَتہِ وُچھ أمۍ پننِ بینہِ تیٚمہِ أمِس اَسہٕ وِنہٕ ہونٛجہٕ موٗنہٕ تہٕ میٹھوٕ ستۍ استقبال کوٚر۔ نیرنہٕ وَقتہٕ وۄن أمۍ تٔمِس زِتمہِ تہٕ تِہندۍ خانہٕ دارَن کیاہ ورتاو اوس أمۍ ہِندِ گوڈٕنکہِ چکرٕ وِزِ أمِس ستۍ

کۆ رمُت تہٕ یہِ ,کتھہٕ کنٛز اوس اَتہِ ژۆلمُت ۔ پَتہٕ دِتن یمَن زٕ ہٕسی، زٕ خوبصورت گُری، پنداہ سپاہ تہٕ داہن لچھُن روپین ہنٛدِ موٗلکی لال جوہر۔

اَمہِ پَتہٕ گو وسُہ پَنہٕ نِس یارس ,کنٛ تیمۍ اُمس دِل وۆتھ تہٕ اُوِتھ خاطر اوس کۆ رمُت ۔ اُمۍ تہٕ ووأمۍ ہنٛدِ گرِ نگھے ڈیرٕ تہٕ پَتہٕ سۆ زنٛس شیچھ اور ییتھ مُلاقات کرنہٕ خاطرٕ مگر دوس گوس نہٕ اور ۔ ییلہِ تَس وجہ پرٕ ژھنہٕ آو کہ ووٗن زِ شہزادس چھُنہٕ میانہِ مدتک ضرۆرتھ ۔ لہذا گو وشہزادِ تہٕ کۆ رُن تہنٛدے گرِ ملاقات تہٕ کۆرنَس ضرورت وِزِ تمام مہربأنیہِ کرنہٕ خاطرٕ شُکر یہ۔

اَمہِ پَتہٕ گو وسُہ پَنٛن گرِ تہٕ دِتُن پَننہِ ہنگ اطلاع پَنہٕ نِس مألِس ماجہِ ۔ مگر افسوٗس! تم دوشوٗے اُسی نچِوی ہنٛدِس راوٕنس پیٹھ وٕدی وٕدی اَنٛی گمٕتی ۔ "سُہ ییہِ تن لنٛدرٕ" بادشاہَن ووٗن " تہٕ تھأوی تن پَنٛنۍ اَتھہٕ سانٛہِن اُچھن پیٹھ تہٕ اَسہِ ییہِ ہے دُبار گاش" لہذا ژاو شہزادِ تہٕ کۆرہَس سٹھاہے لولہٕ سان مأ لۍ ماجہِ استقبال ۔ تِمۍ تھأوی پَنٛنۍ اَتھہٕ تہنٛزٕ ن اُچھن پیٹھ تہٕ تِمَن آو دُبارٕ گاش۔

پَتہٕ ووٗن شہزادَن پَنہٕ نِس مأ لِس تہٕ سورُے یہِ تَس یتی سپُد مُت اوس تہٕ سُہ ,کتھہٕ پأٹھۍ اوس ,کتہٕ پھرِ تِمَن نصیحژن پیٹھ عمل کرنہٕ ,کنٛ بچیو مُت ییمہٕ تمۍ برہمن بابہِ مُلۍ آسہٕ ہیژمٕژٕ ۔ اَتھ پیٹھ بوو بادشاہَن ییمہِ خاطرٕ افسوٗس زِ تمۍ اوس سُہ کڈِتھ ژھٕنمُت ۔ پَتہٕ اوس سأ لُم کینہہ خوش تہٕ خوشحال۔

(راوی۔ پنڈت چھدرام ۔حبہ کدل سرینگر)

☆☆

ڈٲنہٕ مٔلکٲنؠ

دٕپان یہِ اوس اَکھ بادشاہ تیٚمِس سٕتھ زنانہٕ آسہِ یموٚ منٛزٕ نہٕ کٲنٛسہِ اَکِس شُر اوس۔ییٚلہٕ تٔمؠ گوڈنیچ زنانہٕ کرے یہِ گٔو اوس سۆچمت زِ تَس زنِہ ضرُور اَکھ نیٚچو۔ یہِ ووٚمید اَس تٔمؠ دوٚیمہِ، ترٛیٚیمہِ تہٕ باقین ستۍ تہِ تھاوٕمژ مگر تَس زاوٕنہٕ کانٛہہ لڑکہٕ ییٚمہِ ستۍ سُہ پننؠ دوہ خوشی سان گُزارِہے تہٕ تَس پتہٕ تخت سنبھالہِ ہے۔یہِ اوس تیٚتھ کرٕ وٕتھ دوکھا تیٚمؠ سُہ وأرِلتھ اوس اوٚنمت۔

اکہِ دوہہٕ اوس سُہ اَکِس جنگلس منٛز پکان تہٕ پنہٕ نِس تقدیرس پیٹھ اوس ماتَم کران زِ اَتھی منٛز وُچھِن اَکھ سبٹھٕے مأرؠ منٛز پٔری۔

تَمہِ پرٛژھُس "ژٕ کوٚت چھُکھ گژھان؟

أمؠ وُنُس "بٕہ چھُس سبٹھاہ سبٹھاہ مصیبت زدٕ۔یُد وَے مےٚ سٕتھ زنانہٕ چھےٚ مگر مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ نیٚچوٕیَس یُس بٕہ پتَن ونہٕ ہاتہٕ سُہ پتَن وأرِث بناوِہَن۔ اَز آس بٕہ یِتھ جنگلس منٛز یہِ ووٚمید ہیتھ زِ مےٚ سمکھہِ کانٛہہ نیک بندٕ یُس میانہِ خاطرٕ وٕسیلہٕ بنِہ۔"

"تہٕ ژٕ ےٚ چھِیا باسان زِ ژٕے میلی یِتھ جایہِ ییٚتہِ نہٕ کہنؠ چھُ روزان تیٚتھ

کانْہہ شخص؟" "تمہِ پزٕ ژھُس اَسان اَسان۔" "یِنتہٕ چھُس صِرف یُہ روزان۔ مگر یُہ ہیکےٚ ژےٚ مدد کٔرِتھ۔ ژٕ کیاہ دِکھ مےٚ ہرگاہ چانہِ دِلچ خاہش پوٗرٕ گرٕ؟"

"مےٚ دِ اَکھ نیٚچوٗ تہٕ ژےٚ میلی میوٗن نصف مُلک۔"

"نہ گژھہِ مےٚ چون سون تہٕ نہ مُلک۔ مےٚ ستی کٔر کھاندر تہٕ ژےٚ میلی نیٚچوٗ تہٕ وآرِث۔"

بادشاہَن موٚن تہٕ نیٚن پری پٔتن محل خانہٕ تہٕ سبٹھاہ جلد بنأوٕن یہِ پٔنٕز اُٹھم زنانہٕ۔

اَمہِ پَتہٕ کیٚہ کالٕک آسہِ بادشاہ سٕنز باقے سارے زنانہٕ گوبہِ کھورٕ۔ وۄں گوو بادشاہ سٕنز خوٗشی رٕؤ زنہٕ زیادٕ کالس۔ تیٚمس مأرِی منز پرٕی ستی تمی کھاندراوس کوٚرمت سو اُس نہٕ بدل کانْہہ بلکہِ اَکھ ڈأن (راکھشنی) یوسہٕ بادشاہَس بژ ؤنہہ کُن پرٕی لأگتھ اُس آمٕژ۔ یتھ زَن سو اُمس دھوکہٕ دِتھ محل خانس منز فِتنہٕ کرِ ہے۔ پزٕ بتھ رأژ یِیلہِ شأہی خاندانٕکی سأری بأژ مرِ نِندرِ اَسی آسان سو اُس ووتھان تہٕ اُس گرٕی گانن تہٕ اُندرِ پکِہ ملحقہِ مکانَن وغأرن منز اژان تہٕ اُس اَکھ ہوٗ سایاز تژےٚ گری یا کینْہہ تیر نتہٕ کانْہہ اوٗنٹ کھبتھ نِوان تہٕ پٔنٕز یہِ رَتہٕ بوچھ ہوٗ مرأوِتھ اُس واپس کمرس منز یِوان تہٕ صُبحس اُس تتھہٕ کنی بژ ؤنہہ کُن یِوان زنتہٕ کہنی اوسنہٕ سپُدمُت باسان۔ گوٗڈٕ گوٗڈٕ کھوٗژی بادشاہ سٕندی موٗہنوی تس یمَن کتھن ہُند اطلاع دِنس مگر یِیلہِ تمن فِکرِ توٗر زِ جانور چھِ پزٕ بتھ رأژ زِنہٕ یِوان تہٕ اِوٕ کنی پیو یمَن بادشاہَس نِشہِ گژھُن۔ فورَن آے ناطق حُکم نامہٕ جأری کرنہٕ یُتھ زِ محل خانہٕ چَن عمارژن رأژھ پہرٕ کرنہٕ تہٕ پزٕ بتھ کمرس

آے رأ چھدر مقرر کرنہٕ مگراَتھ دزاونہٕ کھنۍ تہٕ تر۔ جانور رؤ دٕ دوہہٕ پتہٕ دوہہٕ غاب گوٚھان تہٕ ٲہنۍ اوسنہٕ ژُنتھ ہبکان کتھہٕ کُنۍ۔ اکہٕ رأژ ییلہٕ بادشاہ پننہٕ نس کمرس اَتھۍ حارأنی منز گتھ اوس دِوان زِ وؤنی کیاہ پزٕ گژھن تہٕ تمۍ ہنزِ زنانہٕ یوسہٕ تس پرٕی اُس باسان وؤنس "ژٕ کیاہ دِکھمے ہرگاہ ژؤ رٲبتھ دِمہٕ نَے؟"

بادشاہَن دِتُس جواب "کانٛہہ تہٕ چیز۔ پزٕ بتھ کانٛہہ چیز"

"سنبٹھاہ جان۔ گری تو آرام تہٕ صُبحس تانۍ ہاوِ وٕبہٕ توہہٕ پزٕ بتھ چیزٕ ک وجہ"

بادشاہس پینہٕ ژٕلی ژٕلی گوٚب ہِنٛدِر تہٕ یہٕ بدخصلت ملکہ دزایہٕ کمرٕ منز۔ سو گیہٕ تیرِ وأرس منزنہٕ کوٚ ژُن اکھ تیوٚ رات تہٕ ژھنٛن یہٕ مأرِتھ۔ اَمۍ سُنٛد خوٚن بوٚ رُن اُکس گترِ بانس پتہٕ آیہٕ سو واپس محل خانس منز تہٕ گیہٕ بادشاہ سنزٕ ن باقے زنانَن ہِنٛد بن کمرن منز تہٕ اَمہٕ خوٚنہٕ سۍ دِتن یہنٛد بن چانٹن تہٕ پلون داغ۔ اَمہٕ پتہٕ گیہٕ تہٕ تزٕ اوٚن کمرس منز ہِنٛدٕ رییلہٕ زَن بادشاہ وُنہٕ شوٚنگی تھِے اوس۔ تِتھے آفتابہٕ کھوٚت تہٕ تمہٕ تُل سُہ ہِنٛدِ تہٕ وؤنُس "مےٚ ژُ چھ زِ چانو باقیو زنانو چھِ جانور ٲمتۍ تہٕ کھیمتۍ۔ تمہٕ چھنہٕ انسان ذأژ منزٕ تمہٕ چھےٚ ڈأنہٕ۔ ہرگا ژےٚ پننٕی زندگی بکار چھے تیلہٕ روز تمو نشہٕ حبہٕ۔ گوٚھ تہٕ پانے کر سَرٕ زِ یہٕ ما چھس اَپزٕ ونان۔"

بادشاہَن کوٚرِ یی تہٕ تمۍ ییلہٕ پننہٕ ژٕہن باقیَن زنانہٕ ہِنٛدِ رَتہٕ سۍ بٕرتھ چانٹ تہٕ پلو وُچھ سُہ سپُد نارو نار۔ تمۍ دِیُت حکم زِ یمَن کڈِ و اَچھ تہٕ پتہٕ تزٕ اُوٚ کھ شہر نبر اُکس کأنس (ہوٚ کھی ہتس) کرہرس منز تہٕ یی آو کرنہٕ۔ اَمہٕ پتہٕ دوٚیے دوہہٕ زاو یمو منزٕ اُکس نیچوٕیُس تمو کھینہٕ بدل کھو۔ تمہٕ پتہٕ اکہٕ دوٚہ زاو بیٚنس تہٕ نیچو تہٕ سُہ تہٕ آو تھٕے

پأٹھی کھینہٕ۔ ترٛیٚمہِ دوہہٕ گیہِ بیٚیا کھ خلاصہٕ، ژۄرمہِ دوہہ بیٚیا کھ، پانٛژمہِ دوہہ بیٚیا کھ تہٕ شیٚیمہِ دوہہٕ بیٚیا کھ۔ پرٛ بتھ کأنٛسہِ زاو نٟچُو یُس وارِوارِ کھینہٕ آو۔ سٔتی مہِ زنانہِ اوسنہٕ وُنہِ وَقت تہٕ تمہِ کھوٚنہٕ باقیٚن زنانَن زامتٕمن شُرٕ بن ہٕنٛدِ منٛز پنٕن حصہٕ بلکہِ تھوٗن یہِ توٚت تأنی موجوٗدٕ یوٚت تأنی تَس پانس بچہِ زاو تہٕ تمہِ کوٚر ریٚمن زار پار زِیہِ مَتہٕ مأری تون بلکہِ نِین تمہٕ تِمے حصہٕ یِمہ تِمس دِنہٕ أسی آمٕتی۔ یتھہٕ پأٹھی بچاوِیہِ بچہِ تہٕ أمی ہٕنٛدے کِنی بچیہِ برٛونٛٹھ کُن معجزٲتی پأٹھی تِمَن سَتوِنی مِلِکانٕن ہنٛز زندگأنی۔

بچہِ گو وبَڈان تہٕ بنٛیاوا کھ مضبوٗط تہٕ خوٗبصورت لڑکہٕ۔ یێلہِ سُہ شُہ وُہر ووت تہٕ یِمو سَتو زنانو سوٗچ زِ تمہٕ گرَن أمِس نیٚبرِ مہِ دُنیا ہٕنٛک کم کینٛژھا ہاونہٕ خأطرٕ کوٗشِش۔ مگر گرَن کتھہٕ پأٹھی؟

کرٛو راوس سوٚن تہٕ لندَن کُن اوس سیٚوٚدٕ یوٚن۔ أخرس سوٗنٛچ تِمو زِ تمہٕ روزَن اَکھ أکِس پتہٕ ووٚدٕنی تہٕ یوسہٕ اَکھ سارِنٕے ہیٚوٚرٕ کُن ووٚدٕنی روٗز تمہِ تُل لڑکہٕ تہٕ تھوٗن یہِ کرپرِکس گُلِس پتھ۔ یہِ لڑکہٕ دوریٚا وسیٚو دُے محل خانہٕ تہٕ ژاو بادشاہ سٕنٛزِ سولہِرِ (رَنٛن گمرِ) منٛز تہٕ موٗنٛگنکھ کینٛژھا کھینہٕ خأطرٕ۔ تِمس میوٗل اَتہِ وارِیہہ ژھیٚوٚٹ میوٚٹ۔ اَمہِ منٛزٕ کھوٚ أمی ہناتہٕ باقے نیٚوٚن کرپرِس پتھ ماجہِ تہٕ بادشاہ سٕنٛزَن باقے زنانَن ہٕنٛدِ خأطرٕ۔

یہِ سِلسِلہِ روٗد کینٛژَس کالَس چلان، یێلہِ اکہِ دوہہٕ صُبحأے أمِس وازَن أتی روزنہٕ تہٕ بادشاہ سٕنٛدِ خأطرٕ کینٛژہہ ضیافژ تیار کرنہٕ خأطرٕ۔ ووٚنَس زِ تِمس کوٚتھس اُس موج گُزریمٕژ تہٕ تَس اوس نیٚرُن تہٕ شوٗشمشان واتناوُنک تہٕ تتھ داہ دِنٕک انتظام کرُن۔

لڑکن وۄنُس زِٕبہٕ کرٕ ہِنٛز پأٹھۍ پزٕ بتھ کانٛہہ کۄشش تہٕ واژ دزاو۔ امہٕ دوہہٕ گوو بادشاہ کھۄنہٕ کِنٛز زیادٕ ے خوش۔ پزٕ بتھ کانٛہہ چیٖز اوس اصل پأٹھۍ رٕنٛتھ، رُت مُشک اوٕسس تہٕ اصل پأٹھۍ اوس شیٖرتھ کٔرِتھ۔ راتھ کیٛنٛتھ ووت واژ واپَس۔ بادشاہَن سۄز تَس نادتہٕ تَس امہٕ دوہہٕ سبٛتھہِ اصل کھۄن چیٛن تیار کرنہٕ خأطرٕ تعریف کران وۄننس زِ دوہے أسی زِ تیٛتھے پأٹھۍ رَنان۔ وازن وۄنُس پوٗ زپوٗ زٕ ے زِٕبہٕ اوسے تہٕ اَمہٕ دوہہٕ زیادٕ کالَس اَتہٕ تِکیاٗ زِ تَس أس موج موٗہرٕ تہٕ أکی لڑکن یُس أمی امہٕ دوہہٕ خأطرٕ کامہٕ پتھ روٗ ٹمُت اوس تمۍ اوس کھۄن چیٛن تیار کوٗرمُت۔ یہٕ بوٗزِتھ سۄزِ بادشاہ سبٛٹھاہ حأران تہٕ دِتُن وازَس ہدایت زِٕبہٕ تھاوَن مُستقل پأٹھۍ اَتھ کامہٕ پتھ مُلأزم۔ اَمہٕ پتہٕ آیہٕ وۄنۍ بادشاہَس کھۄن چیٛن واتناوَنس منٛز بارٕ فرق تہٕ بادشاہ سلامت اوس أمِس لڑکَس زیادٕ کھوتہٕ زیادٕ خوش تہٕ مُتوأتر اوٕسس تحفہٕ دِوان۔ یِم سأری تحفہٕ تہٕ یہٕ کیٛنٛژھاہ کھۄنہٕ رٕنٛگی أمِس سمان اوس تہٕ اوس سُہ کرٕ یرس پتھ پنٛنہٕ ماجہِ تہٕ بادشاہ سٕنٛزن باقے زنانَن واتناوان۔

کریرس پتھ گوٗھنہٕ وَتہٕ منٛز اوس تس پزٕ بتھ دوہہٕ أکس فقیرَس کِنٛز نیرُن پیوان یُس أمِس ہمیشہٕ دعایہٕ خأراوس کران تہٕ خأرات منٛگان تہٕ عام پأٹھۍ اوٕسس کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ میلان۔ یِتھہٕ کِنٛز أسی وۄنۍ کینٛہہ ؤری گُزریمتۍ تہٕ لڑکہٕ اوس وۄنۍ زیادٕ ے خوٗبصورت جوان ووتمُت زِٕبہٕ وُچھہِ اکہٕ دوہہٕ اتفاقَن اَمہٕ بدخصلت مٔلکانہٕ۔ أمی سِنٛدِ حُسنہٕ تھپھ لٔگِتھ پزٕ ژھس اَمہٕ زِ ژٕ کَس چھُکھ تہٕ کَتہٕ پتھ چھُکھ آمُت۔ کُنہٕ شکہٕ شُبہٕ ورأ ے تہٕ مٔلکانہٕ ہٕنٛز اصلیت زانہٕ ورأ ے وۄن تمۍ أمِس پانس، پنٛنہٕ

ماجہِ تہٕ ہُمَن باقٕے زنانَن متعلق سوٗرٕے کیٛنہہ تہٕ امے ساعتہٕ پتہٕ لاجہِ اَمہِ اُمِس مارنہٕ خاطرٕ ژوٕ یہ کرنہِ۔ تَمہِ لوگ بمار تہٕ انووُن اَکھ حکیم تہٕ تَمِس دِتُن کوٚ ژھ زِ ژٕ وَن بادشاہَس زِ سوکوٹھ چھےٚ سخت بمار تہٕ ہرگاہ یہِ ٹھیک سَپد تہٕ صرف سیمنہِ ہنٛدِ دودٕ ستی۔

''میانٛی ٹاٹھی یہِ کیا ڈٔلیل چھس بہٕ بوزان'' یہِ ووٚنُس بادشاہَن ییلہِ سہٕ شامَس اُمِس نِش آو۔ ''حکیم چھُ ونان زِ ژٕ چھکھ بمار تہٕ سیمنہِ ہُنٛد دود چھُ ضرورت''۔ ''مگر یہِ کتھہٕ کنٛ میلہ؟ سہٕ گُس گرِ یژھ ہش کوٗشش کرنک جرأت۔''

''سہٕ لڑکہٕ یُس بیٚتہِ واژ کاٗم چھُ کران۔ سہٕ چھُ بہادر تہٕ تہٕ وفادار تہٕ۔ یہِ کینژھا ژےٚ تیٚنٛدِ خاطرٕ کوٚرتھ تَمہِ کِس شکرانس منٛز ہیکہِ سہٕ چانہِ خاطرٕ کانٛہہ تہٕ کاٗم کرِتھ۔ تَس ورأے زانَن نہٕ بہٕ تیٚتھ کانٛہہ یُس ژٕ سوٗ زِ تھ ہیکہٕ ہَن۔''

''بہٕ انناوَن سہٕ نا دِتھ تہٕ وُچھو۔''

اُمی لڑکَن کوٚر فورَن وعدٕ تہٕ دوٚیمہِ دوہہٕ دژ اوسہٕ اَتھ خطرناک سفرس پتھ۔ وَتہٕ دژ او سہٕ پننہِ نِس دوست یعنے فقیرس کنٛ تیمی اُمِس پرٛژھ ''ژےٚ کوٚت چھی گژھن؟'' اُمی ووٚن تَمِس یورٕ بادشاہ سنٛدِ حکمک تہٕ تہٕ تَمہِ ییٚژھِ ہُنٛد تہٕ یوسہٕ تَس بادشاہ سلامت خوش تھاونچ اُس تِکیا زِ سہٕ اوس اُمِس سیٹھاہ مہربان۔ فقیرَن ووٚنُس ''مہ گژھ۔ ژٕ کُس چھکھ تیوٗت زِ ژےٚ چھی باسان بہٕ ہیکہٕ یہِ کرِتھ؟'' مگر لڑکہٕ اوس ڈٔرتھ تہٕ اَتھ معاملس منٛز اوسُس نہٕ زُوک تہٕ پرواے۔ اِ کنٛ ووٚنُس فقیرَن ہرگاہ ژٕ اَتھ پتھ ہیکھ تیلہِ بوز میانٛی نصیحت تہٕ ژٕ گژھکھ اَتھ منٛز کامیاب تہٕ تہٕ زُوتہِ بچکھ۔ ییلہِ ژےٚ سیمنٛی بُتھہِ ییٚی ژٕ لاٚے زِ تَس اَکِس بَبہ تیر۔ پتہٕ وٕنی زبس زِ ژےٚ اوسے نہٕ

أمِس مارنک کاثِہ اِرادِ مگر سیوٚدِ ے سۆچُم زِژ گوڈنکھ خوش ہرگاہ ژ سہہ پۆتمِن ؤلی ؤلی پہَن دوٚد ہسکنھ چاۆِ تھ تہٕ اوے کٔنز کوٚرمےٚ ژےٚ بہ گوٚ دِییمہِ مٔنزی ؤلی ؤلی دوٚد نیر۔ ژٕ ؤنی زبس پتہِ زِمےٚ آو چانِین بٔچن پتٕھ عاریم سبٹھے کمزور تہٕ بمار چھِ باسان ییمہٕ کنز یمَن زیادٕ پہن واتنک ضرورت چھُ۔ ’’ تہٕ پتہٕ اُمِس دُعا کٔرِتھ کوٚر سُہ فقیرَن پنٕنِس سفرس پتٕھ روخصت۔

پتھٕ کنز حوصلہِ افزأیی سٕپدِتھ روٗد یہ لڑکہِ دِل سبٹھاہ دوٗر کٔرتھ پکان جلدٕ ے وُچھی اَکھ ہیمٕنز بٔچن ستی تہٕ آیہِ نووٗن پٔتن تیرٕ اُمی سٕنزٕ اَکس بَبہ پتٕھ تہٕ یہِ آو اُتھی۔ ییلہِ ہیمنہِ ژکھہِ سان پرٕ ژھُس زِ ژےٚ کیازِ کوٚرتھ یہِ اُمی ووٚنس مےٚ اوس فقیرَن یہِ ہدایت دِتُمت تہٕ بیٚیہِ ووٚننس زِ مٔلکہ چھےٚ سخت بمار تہٕ تَس کیٚتھ چھُ ہیمنہِ دوٚد ضرورت۔

’’مٔلکہ!‘‘ ہیمنہِ ووٚنُس ’’ژےٚ چھے ناپتاہ زِ سو چھےٚ اَکھ ڈأن! تمس نِشہِ روز دوٗر نتہٕ ژٕ ھنی ژےٚ سو مأرِتھ تہٕ نی کھبتھ۔‘‘

’’مےٚ چھنہٕ کُنہِ تکلیفک خوف ’’ لڑکن ووٚنُس ’’ملکہٕ معظّمہ چھنہٕ مےٚ نسبت کانہہ دشمنی۔‘‘

’’سبٹھاہ جان۔ بہ دِمےٚ ژےٚ ضرٗ ر پٔتن دوٚد مگر ملکہ نِشہِ روٗزی زِ حبہٕ۔ وُچھ یپأری‘‘ اُ کس سبٹھاہ بٔڈس پلکس کُن نِوان یُس بالس نِشہِ اَلگ اوس سپد یوٗمت ووٚنُس ہیمنہِ ’’ بہ ترٕاوِ یتھ پلکس پتٕھ پٔتن اَکھ دوٚدِ قطرٕ ’’۔ تمہِ کوٚر یی تہٕ اَتھ کُنہِ پلکس گےٚ کرورِ بٔدی ٹکرٕ! ’’ وُچھتھا ژےٚ میأنہِ دوٚدُک طاقت ووٚنی ہرگاہ ملکہ سُہ سألِم ہن

چھیٖہ یُس مےٚ ژےٚ وُنی دِتے تٔمِس گژھہِ نہٕ امیک بلکل تہٕ کانٛہہ اثر۔ سو چھےٚ اکھ ڈاک تہٕ توٚے گژھہِ نہٕ تتھ ہو بہٕ چیز وٕستی تٔمِس کھینٛز۔ تہٕ کرِتھ تہٕ ہر گاہ ژےٚ مےٚ پتھ پژھ چھےٚ نہٕ گژھ تہٕ وُچھکھ پانے۔"

لڑکہٕ آو واپس تہٕ دِتُن یہِ دوٗد بادشاہَس تیٚمی یہِ پننہِ زنانہِ نیٚو تہٕ تٔمہِ چو یہِ سائلم تہٕ دِتُن یہِ باس زِسو گیہِ ٹھیک۔ بادشاہ سپُد لڑکس پتھ زبردست خوش تہٕ دِژن تَس محل خانہٕ کس مُلازموٚمنز ترقی مگر مٔلکہ اُس ڈٔتھ زِسو کتھہٕ پاٗٹھی کرِ یہِ کام بادشاہَس ناراض کرنہٕ ورأے۔ کیٚنژِ دوٚہ پَتہٕ لوگ اَمہِ بیٚنہِ بمار تہٕ بادشاہَس ناد دِتھ وۄنُن تَس زِ تٔہِ چھُس بیٚنہِ بمار مگر ژٕ مَہ ہیٚنہِ مےٚ متعلق فکر میوٚن بُڈی بب چھُ تتھی جنگلس منٛز بَسان بیٚنہِ پتھٕ ہسمہِ ہُند دوٗدانہِ آو تٔمِس نِش چھُ اکھ خاص دوامےٚ باسان تٔمہِ ستی ما ہیکہٕ بٔہ ٹھیک گژھتھ۔ ژٕ سوزتن تور کانٛہہ تیٚمی لڑکن دوٗدانیا وسُہ ہیکہِ گژھتھ" لہذا گو و یہِ لڑکہٕ۔ وَتھہِ اُسس فقیرَس کنٛی تیٚمی تَس دُبارٕ پرٛژھ "ژےٚ کوٚت چھی گژھُن؟" تہٕ لڑکن وۄنُن تَس (یوٚت پتھ سُہ دژا اُمت اوس)۔ تٔمی وۄنُس "مَہ گژھ۔ یہِ نفر چھےٚ راکھشَس تہٕ ضرور ماری ژےٚ"۔ مگر لڑکہٕ اوس پٔتی می پاٗٹھی ڈٔتھ۔ "گو وژٕ گژھکھ! اَسا گژھ مگر میٲنی نصیحت بوز۔ ییٚلہِ ژٕ یہِ راکھشَس وُچھہَن تہٕ ڈٕلِ زبس بُڈی ببا۔ سُہ وُنی ژےٚ مےٚ گش کمرَس۔ ژٕ گش زبس۔ مگر سبتھے زورٕ زٕلی زبن۔

لڑکن کوٚر رُس وعدٕ تہٕ دژاو۔ جنگلا اوس گوٚن تہٕ یوٚت تہٕ تَس باسیا وزِ بٔہ واتے نہٕ زانٛہہ راکھشَس سُند گرٕ۔ خارٕ آخرَس تہٕ وُچھا اُکی یہِ تہٕ دِژُنس کربکھ "ہیو میانہِ بُڈی ببا، بٔہ یعنے چانہِ کورِ ہُند نیچو چھسے ژےٚ یہِ وَننہِ آمُت زِمیٲنی موج چھےٚ بمار تہٕ توٚت تانی

ہیکہِ نہٕ سوٗ ٹھیک گژھتھ یوٗت تانۍ نہٕ سوٗکس تانۍ دوا کھیٚیہِ۔ تمہِ وۆن ژےٚ چھی سُہ دوا تہٕ توٗ ے چھنس ئہٕ یور سوٗ زمت۔'' راکھشن ڈیُس جواب ''اِژھ ٹھیک گوو۔ ئہٕ دِمے ژےٚ یہِ مگر گوڈٕ پتہٕ مےٚ نِش تہٕ گژھم کمرس تلِکیا زِ مےٚ چھے کمرس سخت ریٚنے۔'' راکھشن اوس یہِ اَپزٕ وۆنمت تلِکیا زِ تٔمس اوسنہٕ کمرس گژھن آمت۔ تٔمس اوس صرف یہِ سَرٕ گرُن زِ یہِ لڑکہِ چھاپزی ڈ اَنہٕ پوٗت کِنہٕ نہٕ۔ یِیلہِ اَمۍ لڑکن پننہِ نَم اَمِس بُڈ راکھشس مازَس منز ژھکۍ اَمِس باسیا وزنہٕ مےٚ یہِ اَمہِ منز اَڈ ہنازٕ لتھ نِیٚن یژھان چھُ۔ راکھشن ڈیُس دواتہٕ دوا پلِناوان دِیُت نَس روخصت۔ محل خانس منز وأتتھ دیُت اَمۍ لڑکن یہِ دوا بادشاہَس تہٕ تٔمی ئیۆ یہِ فورَن پننہِ زنانہِ تہٕ گرِن سوٗ دُبارٕ ٹھیک۔ بادشاہ اوس وۆنۍ اَمِس لڑکس بےٚ انتہا خوش تہٕ دِتی نَس وارِیہہ تحفہٕ تہٕ بیِیہِ طرٕ ہقوتہٕ دِتی نَس مُراعات۔

بدخصلت مٔلکانہِ اوس نہٕ وۆنۍ کہنہٕ تہٕ فِکرِ تران زِ سو کیاہ کرِ وۆنۍ اَمِس لڑکس ستۍ۔ یہِ اوس سیٚمنہٕ ہِند بوٚ نجومنز تہٕ ژوٗلمت تہٕ اَمۍ ہندِس بُڈی بب ہندبو چرنگو تلہٕ تہٕ دڑ امُت۔ خبر کتھہٕ کنہٕ تہٕ زانَن دیوتاہے! سو کیاہ ہیکہِ اَمِس کرِتھ۔ اَخرَس کوٗر تمہِ یہِ ارادٕ زِ ئہٕ سوزَن یہِ پننہِ نانہِ نِشہِ یوسہٕ اَکھ سٔبٹھے کمینہٕ بُڈ ڈ اَن اَس۔ یوسہٕ جنگلس منز اَکِس گرس منز روزان اَس تہٕ یُس اَمۍ ہندِس بُڈی بب ہندِ گرِ نِشہِ زیادٕ دوٗر اوسنہٕ۔ ''تتہٕ پیہِ نہٕ یہِ واپس پھیرِتھ'' یہِ وۆن اَمہِ بدخصلت زنانہِ پانہٕ ہے ستۍ لہٰذا وۆنُن بادشاہَس ''مےٚ چھُ گرِ اَکھ موٗلُل کنگوٗ تہٕ ئہٕ چھس دپان سُہ انہٕ ہَن یوٗرکۍ۔ تہٕ سوزتَن سُہ لڑکہِ یہِ اَننہِ خاطرٕ۔ مےٚ وۆنۍ زِ یِیلہِ سُہ گوٚھہِ تہٕ ئہٕ دِمَس نانہِ ہِندِ ناوٕ چِٹھۍ'' بادشاہن موٗنُس تہٕ لڑکہِ تہٕ دڑاو۔ معموٗلہِ کیٚ پأٹھۍ دڑاو فقیرَس کنہٕ تہٕ وۆننس مےٚ کوٚت

پیٹھ چھُ گژھُن ۔ أمی ہأواٚ کھتٕے أمِس فقیرِس سوٚ چِٹھۍ تہٕ یوٚسہٕ مُلکانہِ پننہِ نانہِ خاطرٕ دِژ مژاأیسس ۔

فقیرَن ووٚنُس "أمی پروگوڈٕ زِ چِٹھہِ منٛز کیاہ چھُ لیکھتھ تہٕ ییلہِ أمی یہِ پٔرتہٕ ووٚننس "ژٕ چھُکھا زورٕ پننہِ پان مارناونہٕ خاطرٕ گژھان؟ یہِ چِٹھۍ چھےٚ چانہِ موتک پروانہٕ ۔ بوز کیاہ چھُ (لیکھتھ) "یہِ چِٹھۍ انن وول چھُ میوٚن کرۍ ڈٕھ دشمن ۔ بٔہ ہیکہٕ نہٕ توٚت تانۍ کھٮ۪نۍ تہٕ گٔرتھ یوٚت تانۍ یہِ زِنٛدٕ چھُ ۔ تتھے یہِ ژٕ ےٚ نِشہِ واتہِ تتھے ژھٔنِن مأرِتھ تہٕ بٔہ گژھہٕ نہٕ ووٚنۍ أمی سُند کھٮ۪نۍ تہِ بوزٕنۍ "لڑکن ییلہِ یم خطرناک لفظ بوٗزۍ تَس وٚ ژھ تھَر ۔ مگر سُہ پھُٹراوِ ہے نہٕ بادشاہَس ستۍ کوٚ رمُت وعدٕ تہٕ اوسُن یہِ ثبقہٕ ارادٕ کوٚ رمُت زِ سُہ کرِ بادشاہ صأبنۍ خأہش پوٗرٕ بامے اَمہِ معاوضہٕ پےٚ تَم زُوتہٕ دِیٚن ۔ اِی کنۍ ژٕھنۍ فقیرَن مُلکہ ہنٛز یہِ چِٹھۍ ژٕٹتھ تہٕ لیچھن بدل چِٹھۍ ییٚمہِ مضموٗنہٕ:

"یہِ چھُ میوٚن نیچُو ۔ ییلہِ یہِ ژٕ ےٚ نِشہِ واتہِ أمِس وُ چھ زِ ضرورت ما آسبس کینٛہہ تہٕ بینٛہٕ گٔری زبس لولہٕ مَتہٕ لاے" یہِ (چِٹھۍ) لٔڑکس دِتھ ووٚننس "نیر گژھ أمِس زنانہِ ہنٛزٕ نانہِ نِشہِ تہٕ گُنہِ تہِ چیزس کھوٚژۍ زَنہٕ ۔"

یہِ لٔڑکہٕ روٚ دبٕژ وٚنہہ گٔنے پکان یوٚت تانۍ ڈأنہِ ہنٛدِس گرِس نِشہِ ووٚت ییتہِ أکۍ ڈأنہِ "نأنۍ" ووٚن یہِ زن فقیرَن أمِس ووٚنمُت اوس تہٕ دِژٕنَس چِٹھۍ ۔ یہِ پٔرتھ روٗٹ تَمہِ یہِ لڑکہٕ پَنہٕ نِن نربن منٛز چیرٕ نالہِ موٚت گٔرتھ تہٕ گٔرۍ نَس میٹھۍ ۔ تہٕ تسنٛدِس بادشاہ رأنِس متعلق پرٕژھنس وارٕ یہہ کینٛہہ ۔

أمِس لڑکہٕ سُند آو خاص خیال تھاونہٕ تہٕ پرٕبتھ کانٛہہ لذیز چیز ا یتھ متعلق

ڈأن سۄچتھ ہیٚچ سُہ آوأمِس خأطرٕ اناونہٕ۔ تَمہِ دِتؠ أمِس کینٛہہ چیز یِمَن منٛز باقؠ چیز وہُر یمانہٕ تٕتھی ہوۍ چیز أسۍ۔ اَکھ صاۂنۍ بانہٕ سُہ ییٚلہِ پُتھرِس پیٹھ تھاوٕ ہون تہٕ اوُسُس بۆڈبارٕ بال بنان۔ ہرٕنبوٗ ستۍ بُرتھ اَکھ بانہٕ یہِ اگر پَتھر پیٚیہِ ہے یہِ بَنہِ ہے اَکھ پہاڑ۔ یَتھ وارِیہہ بجہِ بجہِ ہرٕنہٕ آسہِ ہَن اَکھ آبہٕ لوٹہٕ یُس ہرگاہ پتھر پیٚیہِ پھرنہٕ یہِ بَنہِ ہے اَکھ آبہٕ سریُس سمندرس ہیوٗ آسہِ ہے۔ أمۍ ہأوۍ أمِس یِم چیز تہِ۔ تہٕ بیٚیہِ سمجھاوِ نَس یِمَن ہنٛزٕ خأصیژ۔ یِم أسۍ سَتھ اصل کوگر۔ اَکھ ینٛدر، اَکھ کوتُر، اَکھ ہأر تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ دوا۔

تَمہِ وۄنُس دٔیِمَن سَتَن کوکرَن منٛز چھِ چانَمن سَتن مامَن ہنٛدۍ زُویِم کینژَن دوہَن ہنٛدِ خأطرٕ نبر چھِ گُمتؠ۔ یۆت تانۍ یِم کوکر زِنٛدٕ چھِ ہیتؠ ہے کالس ہکَن چأنۍ مام تہِ زِنٛدٕ روٗزِتھ۔ یۆت تانۍ یِم سَتھ کوکر صحیح سلامت آسَن تۆت تانۍ ہیکہِ نہٕ کانٛہہ طاقت تَمَن نقصان واتنأوِتھ۔ ینٛدرس منٛز چھُ میوٗن زو۔ ہرگاہ پھُٹہِ بَتہِ پھُٹہٕ تہٕ مَرٕ نَتہٕ ہکہٕ بٕہ ہمیشہِ خأطرٕ زِنٛدٕ روٗزِتھ۔ کوترس منٛز چھُ چأنِس بُڈۍ بب سُنٛد زُو تہٕ ہارِ منٛز چانہِ ماجہِ ہُنٛد۔ یۆت تانۍ یِم زِنٛدٕ چھِ تۆت تانۍ ہیکہِ نہٕ چأنِس بُڈۍ ببس یا چانہِ ماجہِ کانٛہہ چیز نقصان واتنأوِتھ۔ تہٕ یَتھ دَوہَس چھُ یہِ تأثیر زِ اَمہِ ستۍ ہیکہِ أنِس گاش تہٕتھ۔"

لٔڑکن کۆر ربُڈ ڈأنہِ تَمو سارِوے چیزو خأطرٕ شُکریہ یِمہٕ تَمہِ أمِس دِتؠ تہٕ ہأوۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ۄژھ شۆنگنہِ۔ صُبحس ییٚلہِ ڈأن ۄریاوس پیٹھ سرٛان کرنہٕ ۄژھ تیمۍ تکۍ سَتھ کوکر تہٕ کوتُر تہٕ مأرِن تم۔ ینٛدرٕ ٹھاسہٕ وُن پُتھرِس تہٕ اَتھ گۍ پھٔلی۔ أتھۍ ستۍ مۄدُکھ سُہ بُڈرا کھشَس، بُڈ ڈأن تہٕ تہنٛدۍ سَتھ نیٚچوۍ۔ پَتہٕ بُرن ہأرأکس پنجرس تہٕ تَجن سو

بیٚیہٕ تُلُن اُچھ گاش واپَس اَنَن وول دواتہٕ دڑاو واپس بادشاہ سُند محل خانہٕ۔ وَتہٕ ٹھہر یاد سُہ یہِ اُچھ دواپننہِ ماجہِ تہٕ باقٕے زنانَن دِنہٕ خاطرٕ یمہٕ وُنہِ کرِپرٕ سے منٛز آسہٕ تہٕ تمَن آو اَمی ساعتہٕ واپَس گاش۔ تمہٕ کھرٕ اَتھوتہٕ کھورَو کرِیرٕ منٛزٕ تہٕ دڑاینہِ لڑکس ستی محل خانَس کُن تہٕ تتہِ وۄننکھ توٚت تانٛی اُکس کمرس منٛز پڑارنہٕ خاطرٕ یوٚت تانٛی سُہ پانہٕ گرٛشہٕ تہٕ بادشاہَس تہندِ ینہٕ خاطرٕ تیار گرِ۔

"بادشاہ صاب" تمی وۄن "مےٚ چھی ژٕے واریٛہہ سر باوٕنی۔ مےٚ چھُ عرض توٚہی بوٗزِ زومیٚون۔ چانٛی آشنی چھےٚ اَکھ ڈاٗن تہٕ چھےٚ مےٚ مارنہٕ خاطرٕ ژوٚیہ کران تکیٛازِ تَس چھُ نٹیوٗمُت زِ یُہ چھس چانوٚ تمو زنانو منٛزٕ اُکی سُند نیٚچو یمہٕ توہہِ اَمی ہنٛدِس اُکساوَنس پیٹھ گاشہٕ نشہِ محروٗم کرٕو تہٕ کرِیرس منٛز ترٛاوٕو۔ اُمِس چھُ خوف زِ کُنہِ تہٕ پاٗٹھی بنہٕ یُہ تختک واٗرث تہٕ اَوٕ کنی چھےٚ وٕلی وٕلی میٚون مرُن یژھان۔ مےٚ موراٗمی سُند مول، موج تہٕ سَتھ باٗے تہٕ وۄنی مارَن یُہ یہِ۔ اُمی سُند زُو چھُ تیٚمِس ہارِ منٛز" یلی ونان کوٚر اٗمی ہارِ دَم تہٕ بدخصلت مِلکاٗنی موٗیہِ امی ساعتہٕ۔

"وولہٕ وۄنی مےٚ ستی" لڑکن وۄنُس تہٕ وُچھو بادشاصاٗب۔ تہنٛزٕ اصلی آشنہِ۔ تُہنٛدِ مَرِ آیے سَتھ نیٚچوی مگر تمو منٛزٕ آے شےٚ بوچھِ ہُنٛد نار ہوٚ مراونہٕ خاطرٕ مارنہٕ۔ یُہ یوت روٗدُس پتھ کُن زِنٛدٕ۔"

"واے! مےٚ کیاہ کوٚر یہِ" بادشاہَن دِژ کریکھ "مےٚ ستی چھُ دوکھہٕ سَپُدمُت" تہٕ ہیوٚتُن زورٕ وَدُن۔

اَمہِ پتہٕ کوٚر بادشاہ ہنٛدی کُنی نیٚچوی مُلکس پیٹھ راج تہٕ جادوٗیلی صاٗنی بانہٕ،

ہرٕنہِ بانہٕ تہٕ تمہِ آبہٕ چوٚ خأصیرٕ وٚ کنٛزیُس أمِس (بُجہِ) ڈأنہِ اوس دِتمُت ہیٚکِی أکی أنٛدی یٚکی مُلک فتح کٔرِتھ۔ بُڈ بادشاہن گزأرِ پنٕنہِ زندگیہِ ہنٛدی باقی دوہ پٔنٕنہٕ ژٕمن سٔتن زنانن ستی خوش تہٕ خوشحال پأٹھی۔

(راوی: پنڈت آنندرام۔ سونہٕ مُشید سرینگر)

سوٗنُر تہٕ تسٕنٛدی یار

اَکہِ وقتہٕ اوس اَکھ سوٗنر۔ ایَس پننہِ طأیفہٕ کێن لۄگن ہنٛد ہو عام عأب ہوٗہُر یمانہٕ یہٕ (عأب) تہٕ اوس زِٕنہٕ اوس شرأبۍ تہٕ اتراف۔ لہذا اچھنہٕ یہِ ہۄ زِتھ کانٛہہ حأرانی سپدان زِٕتَس رۄدنہٕ لرٕتل گاسہٕ تہٕ۔ لۄکھ اُسۍ ونان زِٕتَس چھنہٕ دوٗمبری تہٕ یَتھ سٕہ پٔنٕنۍ وَنہٕ ہے۔ اُمۍ سنٛزِ اَتھ مُفلسی منٛز کوٗر اُمِس ہیٛبہِ بابن اتھہِ روٗٹ تہٕ دِتُن اُمۍ سنٛزِ آشنہِ گرٕ خرچہٕ خاطرٕ اَکھ ہتھ روپیہٕ۔

ییٚلہِ یہِ بُڈ موٗہنیوٗ اَتہِ دراو تہٕ سوٗنری وۄن پننہِ آشنہِ ''ہرگامے پنٛژہ روپیہٕ آسہٕ ہَن ئہ بناو ہاتیٚتھ وَس یَتھ سَہل پأٹھۍ ہَتھ روپیہٕ یہَن۔''

تَمہِ وۄنُس ''پزی ہا''

اُمۍ وۄنُس ''آ۔ بلکل''

''رَٹھ تیٚلہِ تہٕ گرثابت'' تَمہِ وۄنُس پنٛژہ روپیہٕ پلناوان۔

سوٗنُر گوو اُمۍ وِزِپنہٕ نِس وانس پیٹھ تہٕ بنوٗون پننہِ کسبہٕ ستۍ اَکھ کرٕشھٕ گرٕ۔ یہٕ اوس کأری گری ہُنٛد خۄبصورت نموٗنہٕ۔

''آ۔ ییٚمہِ ستۍ پھیرِ مے وۄنۍ قسمت'' اَتھ کُن وُچھتھ وۄن اُمۍ خۄشی

سان اَتھ تعریف کران۔ أتھی ستی دژ اوسہٕ اَتھ کِنہٕ خاطرٕ۔

وَتہِ سمکھ أمِس أکِس وزیر سُند نیچو تیمی أمِس وۄن "ہے یارا۔ ژےٚ ما چھی کنہٕ خاطرٕ خۄبصورت کژھہٕ کرا؟"

سوٗزری وۄنُس "آ۔ یکیٚاہ چھُم ژےٚ لایق اَکھ تہٕ بیٚیہِ وۄنتھُم ژےٚ یار توٗے گےٚ یہِ ژےٚ۔"

واپس گرٕ وأتتھ وۄن أمی زنانہِ بیٚیہِ پنٛژہ روپیہِ دِنہٕ خاطرٕ تہٕ وعدٕ کوٚرنس زِ ہٕ گرے ژےٚ یمہٕ کِہٕ کأنٛل واریٚہہ نفع ہیتھ واپس۔ زنانہِ دِژنس روپیہِ تہٕ أمی بنوۄٲلی ڈٲلی تِتھے ہیٚو بیٚاکھ کژھہٕ گرِ تہٕ کِنہٕ خاطرٕ تہٕ دژاو۔ یہِ اوسہٕ وُنہِ زیادٕ دۄرپو کمُت زِ أمِس سمکھیٚاو دیوان سُند نیچو تیمی أمِس سلام گرِتہٕ وۄنُس "ہے دوستا ژےٚ ما چھی کِنٛن کیُتھ کانٛہہ خۄبصورت کژھہٕ کر؟"

سوٗزری وۄنُس "آ۔ بِلکُل چھُ یہوے چیز"

أمی جوانَن پرٛژھُس "ژےٚ کۄتاہ گژھی اَتھ میلَن؟"

سوٗزری وۄن جواب "رکھنہ نہٕ۔ ژٕ چھُکھ مےٚ یِژ قدر کران تہٕ ہٕ تہٕ گرٕ ژےٚ قدر۔ نیوٗ یہِ کژھ گرِ یہِ چھُ تھہِندٕ ے۔"

پَتہٕ آو یہِ گرٕ واپس تہٕ کوٚرن زنانہِ بیٚیہِ پنٛژہ روپیہِ دِنہٕ خاطرٕ زور۔ مگر زنانہِ اوسُن وۄنی یِنَن یہِ کارچلنس پیٹھ شک ہیوٚ گمُن ہیوٚ تمُت لہذالوگن دۄ رے پہٕن۔

"ژےٚ کیٚاہ کوٚرتھ میانِن روپین؟" تمہِ پرٛژھُس "ژےٚ وِنیٚا تھےٚ ہٕ دِمےٚ ژےٚ پنٛژہن روپین بدلہٕ ہتھ روپیہِ۔ وۄنی ہیٚتھ ژےٚ پنٛژاہ روپیہِ تہٕ وُنیُس تانٛ

دِیتھم نہٕ اَکھ پنسہٕ تہٕ واپس۔ پتہٕ چھِم وۄنی اورے پیٛہ منگان۔"

سوٗنزی وۄنُس "بیقل مہٕ لاگ۔ مےٚ چھُ پتاہ مےٚ کیٛاہ وۄنےٚ ژٕ تہٕ مےٚ کیٛاہ کوٚر۔ مےٚ گرِ نہٕ چانہِ روٗپیہِ ضایع مےٚ دِہنا وقت تہٕ ژۄ چھکھ پانےٚ زِ بہٕ کوتاہ زینہٕ اَتھ سود ہَس۔"

اُمی سِنٛدِ امہِ زور کرنہٕ ستیٚ گوس اثر، ے تہٕ دِژنَس روٗپیہِ یمو ستیٚ اُمی بیٛاکھ خوٗبصورت کرٛھہٕ کر بنوو۔ ییٚلہِ یہٕ بناوِتھ موکلوٗن تہٕ دژ اوٚتی می پاٹھی اَتھ کنہٕ خاطرٕ تہٕ وَتہٕ سمکھ اُمس اچانکے اَکھ نامی ژۄ رامی تہٕ گراُمس یار وۄنی تھے گتھ تہٕ وۄنس ژٕ ماچھی کُنُن کیٛتھ کرٛھہٕ گر۔ اَتھ پتھ دِیُت سوٗنزن اُمس کرٛھہٕ کرتہٕ وۄننس زِ یہٕ گراَکس دوستہٕ سِنٛدِ طرفہٕ تحفہٕ زٕنگی قبوٗل۔ پتہٕ گوو واپس گرِ تہٕ وۄنُن زنانہِ تہٕ سائلم یہٕ اُمی کوٚر رمُت اوس۔

اَمہِ پتہٕ بَس اَکہِ دۄہ ییٚلہِ اُمس زنانہِ گرٕ خرچہٕ خاطرٕ کینہہ پنسہٕ دِنہٕ خاطرٕ تفرتُل تِکیٛا زِ باقے پنٛژہ روٗپیہِ آسہٕ اکہِ پَلہٕ موکلیمژٕ اُمی سوچ زِ بہٕ گرٛھہٕ تہٕ ازماوٕ کھ پٔنٛز یار۔ اُمی لاگ پٔنٛز سارِ وے کھوتہٕ رِتی پَلوتہٕ گوو گوڈٕ وزیرٕ سُنٛد گرٕ۔ تَمی وُچھ نہٕ سہٕ اَتہٕ تہٕ پَتہٕ گو وسہٕ دیوان سُنٛد گرٕ ییٚتہٕ اُمی یِم دۄنوے وُچھ تہٕ فورن آو اُمس تَمن نِش گرٛھنک اجازت دِنہٕ تہٕ آس برابر دوستہٕ سُنٛدے خاطرٕ کرنہٕ۔ ییٚمہِ وِزِ سہٕ اَتی اوس تہٕ اَتھی منٛز پیٛہ اتفاقن بادشاہ سِنٛز کوٗرتہٕ وَاَتھ۔ سو پتھ تھرتہٕ لاجِن یِمن ستیٚ کتھاباتھا گرٕنی تہٕ اَتھ دوران وۄنُن یِمن کانٛہہ ہیکیٛا میانہِ خاطرٕ اَکھ کام گرِتھ سو یہٕ زِ سوٗاُس ماہلی سِنٛدِس باغس منٛز موٗجوٗد اکہِ ٹَنگہٕ گُلکی کینٛہہ ٹنگ حاصِل گرٕنی یژھان مگر تَس اوسنہٕ یہٕ فکری

تران زِ سو۔ کتھ ءکنۍ گرِ یم حاصِل تہِ کیاز اَتھ کُلِس اَسۍ اَندۍ اَندۍ زعفرانۍ پھیکہِ ہِندۍ سَتھ تلاوت تہِ ہَر گاہ اَپارۍ کانہہ شخص پکِہ ہے تَس لگن ضرور رنگہِ داغ تہِ پیہِ پرِز ناونہِ۔ وۄنۍ ییلِہ یمو یم لفظ بۄزۍ تہِ وزیرہسندۍ نیچوی، دیوان ہسندۍ نیچوی تہِ سوءزری سارِوے وۄنُس زِ اَسۍ کرواۍ ہِنز یہِ خاہِش پوٗرٕ کرنچ کوٗشِش۔

دیوان ہسندِ گرِ نیرِتھ گو وسوءزر ژۄرس نشہِ یُس اَمِس وُچھِتھ سخت خوش گو وتہِ کال اَتی کھنبِس پیٹھ کوٗرنَس زور۔ وۄں گو وسوءزری منجس معافی "مے چھےٚ وۄنۍ کبس ژےٚ وَننہِ خاطرِ اَکھ بدلِے گتھ" اَمۍ وۄنس "بے شک! کینٛہہ ماچھےٚ خدارٕ چھِن پریشانی" ژۄرَن وۄنس کینزھا تجسُس سان۔

"آ۔ وارِیہہ" سوءزرَن دِتُس جواب "یہ چھُس یژھان مے گۄھی شہزادِ خاطرِ بادشاہ ہسندِ باغہِ کہِ گُلکی کینٛہہ ٹنگ۔ ژٕہکہِ کھامےٚ مدد کرِتھ؟ یہ چھُس نہٕ دِپان زِ خدارٕ چھِن ژٕ ترٛ اوَ کھ ژۄہلا کتس منز۔ وۄں ییلِہ نہٕ لَندِ تہِ تیلِہ کیاہ کروس۔"

"مہ ہےٚ پریشانی" ژۄرَن وۄنُس "یہ اَنہٕ اَمہِ گُلکی کینٛہہ ٹنگ" تہِ اَمۍ کوٗر یہِ مگر کتھ ءکنۍ سہ ہیکہِ نہٕ کانہہ وۄنِتھ۔ محض اَکس دوٚہَس لَند رلَند راَسۍ یم خوٗبصورت ٹنگ اَکس زاَنہِ منز سوءزری ہسندِس وانَس منز واَتی ءتہِ۔ سبٹھاہ جلد سےٚ وزیرِ سُند نیچوٗ، دیوان سُند نیچوٗ تہِ سوءزر تہِ آے ٹنگ پیش کرنہِ۔ شہزادِیوٗ ژھ جل جَل یم کھینٛزٕ تہِ دیوان ہسندۍ نیچوی زُل یمو منزِ اَکھ تہِ گرِدنَس لوءکٕٹ لوءکٕٹ کھاش شرٛ اکہِ پیٚچ پیٚتِس پیٹھ یم کھاش تِکتھ لاَ رِگن یم شہزادِ کھیاوٕنی۔ کھوان کھوان پییہِ بدقسمتی کنۍ شہزادِپونِد تہِ شرٛ اکہِ پیٚچ ژاس سیوٗ دےٚ ڈٕکس تہِ مو یہِ۔

"ہاے افسوٗس!" دیوان ہِندی نچوی وۄن دۄکھہٕ سان "مےٚ ژٲھنیٚ شہزاد دٔ مٲرِتھ۔"

وزیرزادَن وۄنُس "نہ ۔نہ ۔۔۔یہِ اوس سٲلم مےٚ قصوٗر"

"نہ ۔۔نہ" سونرَن وۄن "یہِ سپُد میانے۔ ہرگاہ ہےٚ مےٚ ٹنگ اُنی ہتی آسہٕ ہَن ۔سو گژھہِ کھیاوہون اُسی تتھہٕ پأٹھی۔ وۄل گوو تٕمی وۄن برٛونٛہہ کُن "اَسہِ پزِ نہٕ پٔرارُن یوٗت تانی اَسہِ رَژَن۔اَسہِ چھُ بہتر اکھ مُٹ اَنُن تہٕ شہزادی اَتھی منٛز برٛتھ دٔری یاوس ژٲھنی۔نتہٕ پرٲئی ہِنز لاش آبس پیٹھ تہٕ پیہِ وَنہٕ تہٕ اَسہِ کھالَن پھاسہِ۔"

اِ ۔کنی آیہِ اُ۔کس کرٛالَس وٕلی وٕلی مُٹ ہیٛنہٕ تہٕ یہِ کرنہٕ۔ شامَس نٔنیاو زِ شہزادی چھےٚ نہٕ ژٕنی۔ محل خانہٕ چھٕن سارِنے عمارژَن تہٕ تِمَن مُختلف جایَن یوٗت شہزادی یِژٕ پأٹھی گژھان اُس آیہِ سوٗرٛ ھانڈنہٕ۔ مگر تٕمی سُند دژاونہٕ کانٛہہ نیب نِشانا۔اَمہِ پتہٕ آیہِ پزِ ہتھ طرفہٕ شاہی پارے کرناونہٕ یتھ منٛز یہِ وعدٕ آو کرنہٕ زِیُس تہٕ شہنشاہ ملکہ متعلق کینٛہہ شیچھ خبر اَنہِ تَس یہِ بوٚڈ بارٕ انعامہٕ دِنہٕ۔دۄیمہِ دۄہہٕ صُبحٲے آو اکھ نفرا بادشاہَس نِشہٕ تہٕ وۄننس زِ تٕمی اوس راتھ شامہٕ پتہٕ اکھ نفر دٔریاوس مُٹ ژھنان وُچھمُت۔یہِ بوٗزِتھ دِیُت بادشاہَن فورَن دٔریاوس پاز کرناونُک حُکم۔ اَتہِ لَبِکھ مُٹ تہٕ اَتھی منٛز اُس خوٗبصورت شہزادِہنٛز لاش۔

"شہر کی سٲری کرٛال اَنیوٗکھ مےٚ نِش بُلاؤِتھ" وۄن بادشاہَن "اَتھ معاملَس گژھہِ پوٗرٕ پأٹھی تحقیقات سپدُن۔"

لہذا آے سٲری کرٛال سوٗمبراونہٕ تہٕ پرٛژھنہٕ آکھ زِ تِمو منٛز کٔمی اُکی اُس

حاپے مٔٹ ءکنۍ ہرٕ۔ اَتھ پٔتھ گوو اَکھ کرٛال پیش تہٕ تٔمۍ وٛون زِ مےٚ اُس راتھ اَکھ مٔٹ سونٛرس ءکنۍ ہرٕ۔

اَمہِ پَتہٕ آو سونُر بُلاونہٕ "ژےٚ کیاہ زِ مارٕتھن شہزاد دکۍ؟" بادشاہَن پرٛژھنس

"وَن سا"

مگر سونٛرۍ دِیت نہٕ جواب۔

بادشاہَن وٛون "اَمۍ سٟنٛز ژھوپہٕ چھےٚ اَمۍ سُنٛد جُرم ثابت کران۔ یہِ گژھہِ دۄن دۄہَن اَنٛدر اَنٛدر قتل یُن کرنہٕ۔"

لہٰذا آو سونُر قَیدخانہٕ ہِنہٕ۔ ہُپٲرۍ اوس بادشاہَن حُکم دِتمُت زِ پھاسی گژھہِ اَکِس دون دوہَن پَتھ یتھ زَن سہٕ اَمہٕ ظالمانہٕ قتلُک (یہِ زن یہِ باسان اوس) اصل وَجہ نٔژراوِتھ ہیکہِ۔ تٔمۍ بدلوو بھیس تہٕ روٗد پہرٕ دار بٔنتھ۔ راتھ کیٚتھ گوو قیدس نِشہِ "ژےٚ چھےٚ پگَہہ پھاسی" اَمۍ وٛون اَمِس "ژٕ چھکھا تیار؟ کانٛسہِ ماچھی کینٛہہ وَنُن؟" کانٛسہِ رِشتہٕ دارس یا دوستَس یُس ژےٚ وُنۍ کیٚنٛس مدد ہیکی کٔرِتھ۔"

سونٛرَن وٛنُس "شکریہ۔ بہٕ چھس مَرنہٕ برٛونٛہہ دۄن ترٛین دوستَن سمکھُن یژھان۔"

"سبٕحان اللہ" پہرٕ دارَن وٛنُس "پگہ مےٚ ءستی تہٕ سمکھ تِمَن" سونُر گوو گوڑٕ نبتھ وزیر سُنٛد گرِتہٕ کرن اَتہِ اَمۍ سٟنٛدِس نیچِوِس ءستی کتھ۔ "میانہِ یارا" اَمۍ وٛنُس "وُنۍ چھُ مےٚ پھاسہِ کھسُن۔ ژٕ ہیکَکھ نامیانہِ خاطرٕ کینٛہہ کٔرِتھ؟"

"آ" دِیُتُس اَمۍ نوجوانَن جواب "ژٕ روز خوش۔ برابر وقتس پٔتھ یِمہٕ بہٕ

بحیثیتِ فوجک زِیٹھ پَتہٕ غمن سپاہَن اشارٕ تہٕ تم کرَن بادشاہَس قتل'' پہرٕ دارَن بوٗز
یمہٕ کتھہٕ تہٕ سَپُد سخت حأران۔

پَتہٕ گووسونُر دیوان سُند گرٕ تہٕ کوٚرُن أمی ہِندِس زِٹھس نیچوِس ستی زیوٗٹھ
دربار ''یارا'' وۄنُس أمی ''ژٕ کیاہ ہیککھ مےٚ یَلہٕ تۄ اونہٕ خأطرٕ کرِتھ؟''

''کھو ژمہٕ'' أمی جوانَن دِتُس جواب ''مےٚ گژھِہ نہٕ چأنی مہربأنی مُشتھ۔ یُہ
یمہٕ برابر وقتس پیٹھ تہٕ پننہِ تلوارِ ستی مارَن بادشاہ۔ پہرٕ دارَن بوٗز یہِ کتھ تہٕ ۄژھس
تھرٕ۔

پَتہٕ گووسونُر پَنہٕ نِس بیٚنِس یارس یعنے ژورَس نِش تہٕ أمِس تہِ پرٕ ژھُن سۓ
سوال یُس أمی ہمَن پرٕ ژھمُت اوس۔ ژۄرَن کوٚرُس جوابہِ سلاماتہٕ دۄ پنِس ژٕ ژھہر یِیتی
رَژھہِ کھنجہِ تِلکیا زِمےٚ چھےٚ وُنی کُنس زبردست کامہِ ہنا اَکھ۔

أمی أسی سونرِ ہِندی لفظ بوٗزی ستی تہٕ یہِ بُڈ مصیبتس منٛز وۄچھمُت تُمی کوٚر شبقہٕ
اِرادٕ زِ یُہ کرٕ أمِس مدد چاہےٚ مےٚ اَمہِ خأطرٕ زُوتہٕ دِیَن پییہِ۔ سُہ وۄتھ تہٕ دژا وامی
ساعتہٕ تہٕ کھوٚت محل خانہٕ کِس دیوارس تہٕ ژاو دارِ کنی بادشاہ ہِندِس خواب گاہَس منٛز
تہٕ اَتہِ نیٚن تِمِس شہنسَس گردَن ژٹِتھ یُس اَمہِ وِزِ بادشاہ ہِندِس بسترَس پیٹھ بادشاہ
ہِندِ بدلہٕ شوٚنگتھ اوس۔ ''وۄنی کیاہ کھو ژِنہٕ سُہ کُنہِ'' رَتہٕ بُرِتھ یہِ گلہٕ ہیرا اَتھس کیتھ
ہیتھ سونرِس نِش واپس دَوان دوران وۄن أمی پانٕسے ستی۔

''ہے یارا۔ ژٕ چھکھا یِیتی'' یہِ گلہٕ ہیر سونرِس تہٕ پہرٕ دارس برٛ وٕنہہ کُنہِ دأرِتھ
دِتھ وۄنُس أمی خوشی سان۔ ''وۄچھتہٕ موکلے کیاہ ژےٚ سأری تکلیف۔ بادشاہ ہیکی نہٕ

وۆنی ژٕے کانْہہ نقصان واتناوِتھ۔"

اَمہِ پَتہٕ گو وسونُر پہر دارس سٕتۍ واپس قاُدخانس منز۔ صُبحس آو سُہ تمام لۆکن تہٕ فوجہِ موجود گیہِ منز پھاسہِ کۆلس کُن پکناونہٕ۔ تتھے سُہ پھاسہِ تختس پٮ۪ٹھ ووت تہٕ دیوان سُند نیچو آو تتھہٕ نٔژکرتل ہتھ دوان دوران بادشاہَس قتل کرنہٕ خاطرٕ تہٕ وزیر سٕندی نیچوی دِیُت پَنہٕ نبن سپاہَن اِشارٕ زِ اُمِس کرَن اَتھ کامہِ منز مدد۔ مگر یہِ کرنٕک پیو نہٕ اَتہِ ضرۆرتھے تکیاز بادشاہَن اوس پۆرپاُٹھی اراد کۆرمُت زِمے کیاہ چھُ کرُن۔ تٔمۍ دِژ کربکھ "سونُر ترٛاویۆن یلہٕ، سونُرگرِ یۆن آزاد۔ تٔمس چھےٚ معافی یِوان دِنہٕ۔ اُمِس آوبخشنہٕ۔" اَتھ پٮ۪ٹھ ووتھ اَتہِ جمع سپد یمتین لۆکن ہنٛدِ طرفہٕ گربہ۔ بادشاہ سلامت۔ زندہ باد۔ بادشاہ سلامت۔ زندہ باد۔"

(راوی: بشو بابو۔ رٕنی وور، سرینگر)

أ کِس شہزادِ ہنٛز دٔلیل

اَکھ بادشاہ ہارنوو جنکس منٛز أکی ہمسایہِ مُلککی بادشاہَن تہٕ پیو أمِس ژُلُن۔
سُہ یوٗت تیز ژٕلِتھ ہیوٚک تہٕ تیوٗت تہٕ ووت شہرٕ نبر اکہٕ پَلہٕ بَہہ میل دوٗر أ کِس
لوکٹِس نبکھٕپِس گامَس منٛز۔ تس پیو تیوٗت جلدی منٛز ژٔلُن زِ تَس گیہِ پانس ستی کینٛہہ
روپیہِ ٹُلنہِ تہِ مُشِتھ۔ ووٗن گو وتو تہِ اوُسُس قسمتھے زِ شہزادِ (بادشاہٕ سنٛزِ نوشہِ) أسی کاہ
لال ستی یموٗ منٛزٕ دِیٚت امہِ اَکھ بادشاہَس تتھے یِم گامَس منٛز راتھ گزارنہٕ خاطرٕ وأتی
تہٕ ووٗنُن تَس زِ ژٕ گژھ بازرتہٕ اَن کینٛہہ کھینہٕ خاطرٕ۔ بادشاہَن روٗٹ لال تہٕ گوو
أ کِس سواگرٕ سنٛدِس وانس پیٹھ تہٕ دوٗپُنَس یَتھ لالس یہِ پیہِ تمہِ منٛزٕ دِمَے روپیہِ کھینٛچہٕ
کھینہٕ خاطرٕ سامانہٕ۔ ظأہر چھُ زِ أمی موٗنُس خوٗشی سان تہٕ بادشاہَس ووٗنُن زِ پَگھ مے
ستی ژٕ میون گرٕ تہٕ تٔتی دِمَے بہٕ باقٕے پننہٕ واپَس۔

مگر ژٕ کہِ اوس یہِ سوداگر بَد خصلت۔ سُہ ہیکہِ ہے أتی باقٕے واپس کٔرِتھ مگر تمی
یوٚژھ سُہ گرٕ پکناوُن تِکیاہ زِ تمی اوس پننہِ گرِ أ کِس کمرِس یوٚہے ژٕھل ہیوٗ بنوومُت یِتہِ تمی
وارِیہہ لوٗکھ پھنٛد کٔرِتھ بند أسی کٔری یِتہٕ یہِ ژٕھل اوس یِتھ ہیوٗ زِ یُسے شخص اتہِ بیٚہان

اوس سٕہ اوس سیٹھ ڈُے بوٗن اُکس چھَس منز واتان ییٚتہِ تم توٗت تانی نیر تھے اُسی نہٕ ہبکان یوٗت تانی نہٕ تم سٕہ چیز یاسٕہ وعدٕ دِژمن یہِ کینژھا سوداگر تمن منگہٕ ہے۔

ییٚلہِ کینژھہ گاٚنٹہٕ گزرے تہٕ بادشاہ واپس پھیوٗرے نہٕ شہزادِ کوٗ ڈیٚیا کھ لال تہٕ دِژن یہِ پنہٕ نِس خانہٕ دارس تہٕ وۄننس نیر گوٗھ اَن کینژھہ کھبنہٕ خاطرٕ تہٕ بییہٕ دُچھ بادشاہَس ستی کیٚاہ سپُد۔ شہزادِ تہٕ ووت اُکی ہے بدخصلت سوداگر ہندِس وانَس پیٹھ تہٕ پہوے اَتہِ بازُرک بوٗڈ دان وُچھتھ وۄنُن اُمس سوداگرس زِ ژٕ ہے تہٕ یہِ لال۔ سوداگرن وۄنُس ”ٹھیک چھُ پکھ میوٗن گرِ تہٕ بہٕ دِمے ژے اَتھ قیمتھ تکیاہ زِ بہٕ ہیکے نہٕ ییٚتہِ پنسہِ دِتھ“ یتھہٕ کنی نیوٗ اُمی شہزادِ گرِ تہٕ سُتہِ یوٗرُن اُتھی ژھلہِ کُھٹھس۔

وۄنی اوس اَتہِ اَنہٕ گوٗٹ تہِ سپُد مُت تہٕ نہٕ آواورٕ بادشاہ تہٕ نہٕ شہزادٕ واپس پھیرِ تھ تہٕ شہزادِ ژُل بیٚیا کھ لال تہٕ یہِ مُلکانہِ پلناوِتھ وۄننس زِ ژٕ گوٗھ تہٕ اَن کینژھا کھبنہٕ خاطرٕ۔ مُلکاٚنی گیہِ تہٕ تَس ستی تہِ سپُد تی یہِ تسندِس خانہٕ دار تہٕ نیچوٚس ستی سپُد۔

شہزاٗدی پژارِیہِ کینژس وقس تسندِس ینَس تہٕ اَمہِ پتہٕ گئوس شک زِ بادشاہ، ملکانہِ تہٕ شہزادس چھُ کیٚاہتانی ووگتہٕ سپُد مُت۔ اَمہِ کنی دژ اَیہِ سو پنہٕ نِس خاندار ہندی کینژھہ پلولاگتھ بدل حُلیس منز بازر۔ ہُمنے ہندی پاٗٹھی گیہِ سو سیٹھ ڈُے بڈِس سوداگر ہندِس وانس پیٹھ تہٕ وۄنُن تَس یہِ لال ہینہٕ خاطرٕ۔ تمی وۄنُس ”اِدکیٚاہ۔ جان گوٚو۔ پکھ میوٗن گرِ“۔ گرِ واتِتھ وۄنُس اُمی تتھی کُھٹھس منز اَژنہٕ خاطرٕ ییٚتہِ کھژکہٕ پٹ لاگتھ اُس تہٕ دوٚینَس ژٕ پیٚار اُتی کینژن منٛگن یوٗت تانی بہٕ پنسہٕ اَنے۔ مگر شہزاٗدی اُس اُمِس کھوتہٕ ترٛیچ۔ اُمس کھوٚرِیہِ نفر گوڑ بتھے تہٕ یہِ باسیوٚس عجیب زِیہِ کیٚاہ اوسنہٕ کینژھہ

روپیہِ وانٕس منٛز تھاوان۔ لہٰذا اموٚن نہٕ اُمِس اَمہِ اوراُژن۔ سو ییٚلہِ پژاران اُس تمہ بوٗزاَتہِ انسان آوازٕ فرشہِ تلہِ یِوان۔ نگھہٕ پِہن گرٕھتھ پژنٕاو تمہِ خانہٕ ارِسنٛز آوازہٕ پَتہٕ پَنہٕ نِس ہیٚہرٕ بابہٕ تہٕ ہَشہِ ماجہِ ہنٛز۔ تِم اُسی مَدد خاطرٕ کریکھ دِوان۔ سو گیہ پزنہٕ پیٹھی حاران۔ تِمہِ دِژ کریکھ "ہےژٔورا! قاتلا! کوٚتو گوکھ؟"

سوداگر آو دوان تَس کُن تہٕ ووٚنُنس "کیاہ ذٔلیل۔ کیاہ دلیل!"

اَمہِ پژ ژھُس "ژٕ یے کیاہ کوٚر ژتھ یِمن نفرن؟ یِم کڈ کھتہِ شہر بیٚیہ یِم تھاؤ مِتی چھِتھکھ نتہٕ گرٕھے بہٕ وُنی تہٕ گژھے بادشاہس نِش شکایت۔"

سوداگر کھوٗژتہٕ تہٕ ژٕاوِن قاوٕدِگری مِتی یِلہِ تہٕ دِتی نگھ تِم لال واپس یِم یِمن نِشہِ رٔٹی مِتی اُسن۔ پَتہٕ دراو بادشاہ، ملکاٗنی تہٕ شہزادِ اَتہِ مگر شہزاٗدی (یوسہٕ مَردٕ رٔختس منٛز اُس۔ یہِ اَسہِ گوڈے ووٚن) پیٹھ سوداگرٕ سنٛدِس وَنٕس پیٹھ اُتی کال کھینہٕ خاطرٕ۔ بادشاہ، تِمی سنٛز آشنی تہٕ نیٚچو گئے فورَن تَتھ جایہِ بییٚتہٕ تِموشہزاٗدی اُسی تژ اُومژ۔ "افسوس! افسوس" شہزادَن دِژ کریکھ "خبر تَس کیاہ مصیبت چھُ آمٕژ۔ یا تہٕ چھےٚ کانٛسہِ لوٗٹہٕ ہژ نتہٕ ماٗرہژ۔"

بادشاہَن ووٚنُس "نہ۔ تہٕ آسہِ نہٕ۔ عاٗنِ ممکن چھُ زِ سو چھےٚ اَسہِ ژھانڈنہٕ دژاہمژ تہٕ جلدٕ یے یہِ واپس۔"

مگر شہزاٗدی واٗژ اَمہِ پَتہٕ وارٕیہہ وُہری پَنہٕ نِس خانہٕ دارس تہٕ بادشاہَس بییہ مِلکانہِ نِشن۔ دوٚیمہِ دوہہ صُبحٕ یے دژ ایہ سواَتہِ تہٕ روٗز وارِیہن دوہَن پوٚتس پَتھ پکان یوٚت تانی سو بیٚیس اکِس مُلکس منٛز واٗژ۔ اَتہِ روٗز سو مَردٕ رٔختس منٛزے تہٕ

کۆ رُن یہِ ظأہر زِ ٕسہ اوس أ ٕکس سوداگر سُند نێچو تہٕ أمِس اوس گنپت راے ناو۔ أمؠ سٕنز حأضر جوأبی تہٕ پھُر تیلہٕ آسنہٕ ٕکنؠ سَپُد اَتیک أکھ بۆڑ سوداگر أمؠ ہٕندِ ٕستؠ مُتأثر تہٕ دِژُنس نوکری۔ أمِس سوداگرس آسہٕ ترٛے زنانہٕ مگر نێچو ااوسُس نہٕ کانٛہہ۔ اَتھ اوس یہِ وجہ زِ ییٚلہِ تہِ تِمؠ سٕنزِ کانٛسہِ زنانہِ نێچو اوس زوان تمہِ پَتہٕ أس اَکھ ڈأ ٕگنؠ پیوان وأتتھ تہٕ أس أمِس کھیتھ نوان۔

وۆنی ییٚلہِ گنپت راے سوداگرس نِشہِ مُلازِم اوس تہٕ أمِس سوداگرس زاو لڑکہٕ ہنا۔

"یہٕ چھُس یژھان۔" أمؠ وۆن گنپت رایس یُس تَس جلدٕ ے پَنہٕ نِس کاربارس منٛز بھروٚسَس لایق اوس باسیومُت "یہٕ چھُس یژھان زِ ژٕ روزَ کھأزراتَس شونگَن کُٹھہِ ٕکس دروازس نِشہِ تہٕ روزَ کھڈأ گنہِ گۆس۔ سو یہِ ضرورتہٕ گرِنچس پٕچ کۆشش۔"

اَمہِ وۆنُس "اَڈھیکھ چھُ۔"

نصف رأژ کِیُتھ آیہِ ڈأ ٕگنؠ تہٕ دوریہِ ٹاس گرِتھ درواز مۆ راونہٕ خأطرٕ تہٕ گنپت رایَن رٕٹ سوٚ پَتھ۔ اَتھ پیٹھ کۆرڈأ گنہِ گنپت رایَس حملہٕ تہٕ أمؠ ترٛأوُنَس مستَس تھپَھ تہٕ دِژِن پَتھر دأرِتھ۔ ڈأ گنہِ دِژ کریکہٕ "ہے مےٚ ترٛ او ییٚلہٕ۔ مےٚ ترٛ او ییٚلہٕ۔ یہٕ چھُسے ژٕے وعدٕ کران زِ یہٕ کرَن نہٕ زانٛہہ تہٕ یہِ گرِ وۆنی پریشان۔ مےٚ ترٛ او تہٕ دِمےٚ گژھنہٕ۔"

شہزادِ مۆنُس تہٕ ڈأ ٕگنؠ دژ لیہِ۔ پگہہ صُبحس ییٚلہِ سوداگرَن کاچ یہِ ڈلیل بۆز

سہ سَپُد سبٹھے خوش۔ "ژےٚ کٔرتھ مےٚ ترٛٹھ خدمت یوسہٕ نہٕ یہٕ ژےٚ زانٛہہ ہؠوٚرِتھ ہیکٔے۔" تمہِ وۄنُس "وۄنی یوٚ تانی ژٕ زِندٕ چھکھ توٚت تانی روز کھ میٚنی ہے گرس منز۔ یہٕ دِمےٚ ژےٚ پٔنٛنی بیٚنہِ نیتھری۔"

گنپت رایس اوسہٕ وُنہِ سوداگر سٕنزِ بیٚنہِ ستی کھاندر کٔری مٕتس زیادٕ وقت گوٚمت۔ ییٚلہِ تمہِ یہِ خاہش باوٕ زِ یہٕ گژھہِ ہاپنہِ نِس مأجِلس ماجہِ مُلا قاتس تہٕ سوداگرس کوٚرُن درخاس زِمےٚ دِتہٕ آشنہِ ستی نِنک اجازت۔

گوڈٕ کرےٚ یہِ سوداگرن ژھوپےٚ مگر پتہٕ دِتنس اجازت۔

واپس پٔنُن مُلک وأتتھ ژھأنڈِ گنپت رایَن پٔنُن خانہٕ دار، بادشاہ تہٕ مٔلکہ پزٕ بتھ لندٕ تہٕ دوٚردوٚرتانی تہٕ اٗخرس لٔبِن اکِس لوکٹِس گامَس منز تِم بیچھان۔ تمو پزٕ ناوٕنہٕ سوتکیا زِ سو اُس مَر دِلباسَس منز۔ اکہِ دوہہ شامَس لاگ تمہِ پٔنٛنی پلوتہٕ گیہِ تمَن نشہِ۔ امہِ پتہٕ پزٕ ناوٕ تمو سوٚ ستی شہزادَن ووٚنس خوٚشی سان جذباتَن منز "میأنی ٹاٹھ آشنیٚ" بادشاہ تہٕ مٔلکأنی گیہِ دوان دوان اُمس کُن تہٕ چھس ونان "میأنی یژ کالہِ رأو منز گوٚبرِی" تہٕ نالہِ مٔتی کران چھس ونان "ژٕ کتہٕ اُسکھ؟ ژےٚ ستی کیاہ سپُد؟ اَسہِ باسیاو ژٕ مارِتھ کأنسہِ نتہٕ ماژھنہِ بگھ مأرِتھ تہٕ اَسہِ اُس نہٕ رایی زِ ژٕ کیاہ وُ چھوتھ دُبار" تمہِ رأژ اُس تہند بن دِلَن منز زبردست خوٚشی تہٕ شادمأنی۔ شہزادِنی یِم ترٛنوےٚ تتھ گرس منز بیٚتہٕ سو سوداگر سٕنزِ بیٚنہِ ستی اُس روزان تہٕ کرناوِن یِم تسُند تعارف۔ امہِ پتہٕ ووٚن امہِ تہٕ سورُےٚ یِمَن یہِ اُمس ستی تمَن نشہٕ ژھینہٕ گژھنہٕ پتہٕ پیش آو۔ امہِ کتھہٕ پأٹھی گرفلأنی مُلکس منز اکِس سوداگر سٕنزِ ملازمت تہٕ خدا صأبن کتھہٕ پأٹھی کرٕ اُمس

ترقی زِ اُمِس سپُد سوداگر ہنزِ بیٚنہٕ ہتی کھاندرتہٕ اُمِس سبٹھاہ دولت۔ اَمہِ پتہٕ ووٚن اَمہِ سوداگر ہنزِ بیٚنہِ زِ ژکہٕ اُس پتہٕ زنانہٕ تہٕ تَس کوٚرُن التجا زِ پنہٕ سو اَمہِ دھوکہٕ خاطرٕ اُمِس ناراض سپُد بلکہِ کُرِن اُمی ہنٛدِس خانہٕ دارس ہتی کھاندر یُس اَکھ شہزادٕ چھُ تہٕ پتہٕ روزو اُسی پانہٕ وانٛی یکجا۔

تتھے یِم گریلو معاملہٕ اُژوراُوِن تہٕ شہزادِ سوٚ مبروہیٚمہٕ بابہٕ سُنٛد سورے چھلہٕ چھلہٕ گوٚمُت فوج تہٕ تِمَن بأگراوِن سبٹھاہ روپیہٕ تہٕ تِمَن دِژن پنٛن مُلک واپس آزاد کرناونہٕ خاطرٕ ہمت۔ یِمَن فوجیَن منٛز ووٚزنوٚو ن زبردست جوش تہٕ جذبہٕ تہٕ تِم سپدی پنٛنہِ مُلکہٕ تہٕ بادشاہَس خاطرٕ کینٛہہ تہِ کرنہٕ باپتھ تیار۔

پتہٕ سپُد جنگ تہٕ زیٚو نٛکھ قلعہٕ تہٕ نیٚبرِ مہِ مُلکہٕ کُس بادشاہَس پیو فوج ہتھ اَتہٕ ژٕلِن۔

(راوی: شِو بایو، رِنی وور سرینگر)

اَکِس شہزادِہنز دٔلیل

(الگ لگہٕ کتھ)

اَکِس شہزادس کوٚرُکھ کھاندر۔ کھاندرٕ پَتہٕ دوٚیمہِ دوہہٕ سوٗز بادشاہَن یعنے تٕہندی مألی تَس یہِ شیٚچھ زِ "پنٕنہِ آشنہِ وَن زِبادشاہَن سوٗزنَے سلام" شاہزادَن کوٚر لی تہٕ زنانہٕ اَمی ہنزِ دِیُت سیوٚدُے جواب "ٹھیک چھُ" شامَس آو بادشاہَس یہِ معلوٗم کرنہٕ زِشہزادِ کیاہ جواب اوس دِتمُت تہٕ اَمی بیٚیلہِ بوٗزتہٕ ووٗنُن "افسوٗس۔ مےٚ گٔیہ تمہٕ سارے روپیہِ ضایع یمہٕ مےٚ شاہزادٕ ہندِس کھاندرس پیٹھ خرچاوِ۔" اَمہِ پَتہٕ کیٚہہ کالُک آو شہزادس دُبارٕ کھاندر کرنہٕ تہٕ امی اندازٕ سوٗز بادشاہَن اَمِس زنانہِ سلام "ٹھیک ٹھیک" شہزادِ دِیُت جواب "بادشاہ صأبس گری زِ تٔمی ہنزِ مہربأنیہِ خأطرٕ شُکر یہ تہٕ دِٔنی زبس میٲنی سلام"۔ بیٚیلہِ بادشاہن یہِ جواب بوٗزتٔمی ووٗن "افسوٗس! افسوٗس! میٲن بدقسمت۔ مےٚ رأوِری تم پٲنسہٕ یم مےٚ نیٚچوی ہندِس کھاندرس پیٹھ خرچأوی۔"

پَتہٕ گو وبیٚیہ کیٚہہ کالا زِبادشاہَن کوٚر نیٚچوس ترٚیم کھاندر تہٕ اَمی ہنزِ ترٚیمہِ زنانہٕ تہٕ کٔرن اَمی طریقہٕ اَزمأیش۔ یہِ ترٚیم زنانہٕ اُس حلیم، ادبہٕ واجی تہٕ رٔژ۔ بیٚیلہِ اَمہِ بادشاہ ہندِ طرفہٕ یہِ شیٚچھ بوٗزتٔمہِ کوٚر خانہٕ دارَس التجا زِ سُہ وَنہِ بادشاہ صأبس

''شہزأ دٕ چھےٚ ونان زِبہٕ کوسہٕ چھس زِ بادشاہ کیاہ تھاوِ مےٚ اَمہٕ آیہٕ کُنہٕ قطارَس'' یہٕ کوٚ راَمہٕ یِیمہٕ وجہ کنٛہ زِتَس باسیاونہٕ یہٕ مُنأسب زِ بادشاہ سلامت یوسہٕ سلام ونان چھِ تتھ نسبت سپدِ کانٛہہ توہین یا گرِ اتھ یہٕ تتھہٕ پأٹھی قبوٗل زِیہٕ باسہٕ أمس پٔنٕن حق۔ یہٕ زَن ہُمو دوٕیوٚ شہزادیو کوٚ رمُت اوس۔ أمۍ سُنٛد یہٕ جواب بوٗزِتھ گوو بادشاہ خوش تہٕ ووٗنُن پَنہٕ نِس نیچوٗس'' یہٕ کیاہ چھے ژٕرے داناتہٕ ہُرژ زنانہٕ ۔ مےٚ گرِ نہٕ اَتھ کھاندرَس پیٹھ خرچاوِ ۂتی پنسہٕ ضایع۔''

اَمہٕ کھاندرٕ پَتہٕ کینٛہہ ؤری آوا کھ طاقتور بادشاہ پٔنٕن فوج ہیتھ ووٚتلتھ تہٕ کوٚ رُن شہرس پیٹھ قبضہٕ تہٕ بادشاہس تہٕ أمۍ سِنٛدِس فوجس پیو ژٕلُن ۔ شأہی گرٕ آو چھکراونہٕ ۔ بادشاہ، مٔلِکأنٛی تہٕ شہزادِ ژٕلۍ أکِس مُلکس ییٚلہٕ زَن ترٛےشاہزادِ پَن پٔنٕن مالیُین گیہ ۔ نیرنہٕ برٛ ؤنٛہہ گرٛ اَمہٕ ہُرژِ تہٕ دانا زنانہٕ ، سَتھ ژوچہٕ تہٕ پرٛ ہتھ أکِس مٔرٛ اَکھ اَکھ لال برٛتھ تجٔن یِمہٕ پانس سٕتۍ۔

اَتھ دربدری دوران وأتۍ بادشاہ، مٔلِکأنٛی تہٕ شہزادِ تتھ مُلکس مٔنٛز یِیتہٕ یہٕ داناتہٕ ہُرژ شہزأدٕ روزان أس۔ لہٰذا گے تِم أمۍ سُنٛد گرٕتہٕ ووٗنُکھ تَس تہٕ سوٗرے یہٕ تِمَن پنٕنہٕ مُلکہٕ مٔنٛز نیرنہٕ پَتہٕ بُتھہِ آو۔ شہزادِ پھیوٗ رِ ہُنٛد تہٕ دِژٕن بادشاہَس تِمو مٔنٛز اَکھ ژوٗٹ یِمہٕ تِمہٕ بناوِمرٕ آسہٕ تہٕ ووٗنس زِیہٕ ژوٗٹ چھےٚ ووٗنۍ سبٹھاہ اَشہٕ نیمرٕ مگر اَتھ مٔنٛز باگ لگِتھ ژٕ اَکھ لال۔ سُہ کِنہٕ زِ بازرٕ تہٕ أنۍ زِ پانس خأطرٕ ضرورتکۍ چیزٕ مٔلۍ۔'' بادشاہَن کوٚ ر شہزادِ شُکریہ تہٕ گوو أمۍ ساعتہٕ لمہٕ جایہٕ ہنٛدِس أکِس بارسہٕ سوداگرس نِش تہٕ ووٗنس یہٕ لال مٔلۍ ہینہٕ خأطرٕ ۔ سوداگرَن لأجِس قیمتَس پیٹھ درکہٕ دَرکھ لہٰذا ووٗنُس بادشاہَن ''چلو

تیٚلہِ کراَ کھ کاٗم زِ مےٚ دِژ اَ کھ روپے پیشگی تہٕ باقیٕ ہن نمہٕ بہٕ پگہہ۔

صُبحن ییٚلہِ بادشاہ گو وتہٕ سوداگرن وۄنُس اَتہِ ''نیر گژھ ہُپاٗرِ چھے وَتھ۔ مےٚ مہ کر فضوٗل بکواس لاَ رگتھ وقت ضایع۔ ژےٚ ہوکھ چھِ یوٚت وارِیہہ لۄکھ یوان تہٕ وَنان روزان زِ مےٚ کوٚریہٕ تہٕ مےٚ کوٚرہٕ تہٕ چھِ اَسہِ ہوٚبن لۄگن پٔنٕنۍ کٔنۍ تارٕنۍ یژھان۔ مگر اَسہِ منز چھُ وارِیہن باقین نِشہِ سبٹھاہ ژۄر یاداشت۔ ژےٚ کر کنتھ مےٚ لال؟ ژےٚ ہیوٚ غریب انسان کتہٕ ہیٚکہِ دیانتدار ریہِ سان لال حاصِل کرِتھ؟ بہٕ زانٕہے نہٕ ژٕ۔ نیر گژھ ییٚتہِ نتہٕ پکھ مےٚ ژٕ کو پاٗٹھی کڈُن۔'' یہِ زانٕتھ زِ یہِ گو وفضوٗلے اُمِس تقاضہٕ کرُن لہذا دژ اوٚیہِ بدقسمت بادشاہ اَتہِ۔ ''افسوٗس! افسوٗس!'' سہٕ اوس سوچان ''بہٕ کتھہٕ کٔنۍ گژھہٕ مُلکہٕ، شہزادِ تہٕ شہزادِ نِشہِ یہِ جواب ہیتھ واپَس؟ تمہٕ کرُن نہٕ مےٚ پژھے۔ بہتر چھُ تہنٛد بن شکن تہٕ شُہٕن نُوۍ نُوۍ جواب ژھانڈنہٕ کھو تہٕ اَمہِ محل خانہٕ منزٕ ژلنٕے تہٕ کُنے زۄن روزُن۔ لہذا گو و بادشاہ اَکِس جنگلس کُن تہٕ اَتی چھُ پننہٕ نِس قسمتس پیٹھ ماتم کران۔

ییٚلہِ کینٛہہ کاٗنٛٹہٕ گزرے تہٕ بادشاہ واپس پھیوٚر ےنہٕ شہزادِ کوٚر پننہٕ نِس خانہٕ دارس آلو تہٕ تمِس بیا کھ ژۄٹ دِتھ وۄنُن تَس بازر گژھتھ سہٕ لال کِننہٕ خاطرٕ یُس اَتھ منز اوس۔ شہزادن رٔٹ ژۄٹ تہٕ گو واُمی سے باپارِس نِش یَس نِش اُمی سُنٛد مول اوس گوٗمُت۔ اُمِس تہٕ تاراُمی تتھے پاٗٹھی یتھہٕ کٔنۍ اُمی سِندِس مااَلِس دھوکہٕ اوسُن دِتُمت۔ اُمی زون زِ مےٚ چھُ بہتر کنہِ دوٗرے کُنے زۄن روزُن اَمہِ نِشہِ زِبہٕ روزٕ تمن ستۍ یمہٕ مےٚ پیٹھ ہمیشہِ شک کرن زِ اُمی کوٚر پٔنٕنس خرد برد لہذا گو و یتہٕ جنگل۔ اَتہِ

سمکھ اُمس مول تہٕ ؤنن اُمس پئنٕز یہِ دوکھہٕ ہُو ذٔلیل تہٕ بۆزن زِتٕس ستۍ تہِ اوس بلکل یی سَپد مُت۔

کینٛہہ ہفتہٕ گزریاے تہٕ شہزادِ سونٛچ زِ بادشاہَن تہٕ شہزادن ژٕھنٕز اَسی تژ اُوی تھےٚ تہٕ دِژن ہشہِ ماجہِ اَکھ ژوٗٹ یَتھ منٛز لال اوس تہٕ ووٗنس زِ گوڈ تہٕ یہِ کُنٛج کر کوٗشِش۔ سیٹھےٚ بدقسمتی کِنۍ پیو اُمس تہِ ییوے بدفطرت سوداگر بُتھہِ تہٕ بلکل سَپد اُمس ستۍ تہِ یی سو تہِ بہٕریایہٕ نہٕ شہزادِ نشہِ لال یالالہٕ کہِ مولہٕ ورأے گوٚژھنس تہٕ ژٕج جنگل کُن تہٕ تَتہِ لوٗبن پَئن خانہٕ دارتہٕ نِچو۔

شہزأدی رؤز کینٛژن دوہن پژارن تہٕ اُخرس پوٗرن مردٕ رخت تہٕ ماأکی ہِندِس گرِس کھٔسِتھ پھیر سأری ہےٚ تہٕ چھےٚ یِہُند بے پناہ پزژھان زِ تمو ماوٗچھ پننہِ ہمسایہِ گی منٛز کانٛہہ نِچھہِ وُنا۔ کأنسہِ ہیۆک نہٕ تِمس یَمن راوِمتین ہُند کانٛہہ بے پناہ دِتھ۔ لہٰذا رؤز سو بڑ وٕنہہ کُنے لمان یوٗت تانی سو بیٚیس مُلکس منٛز وأژ۔ اَتیک بادشاہ اوس پننہِ محل خانہٕ کِس برآمدس پیٹھ پکان تہٕ پیٚیس اُمس پیٹھ نظر تہٕ آلو گرِتھ ووٗنس زِ ژٕ ماکرَ کھ محل خانس منٛز نوکری۔ تمہِ مون فورَن تہٕ امی وِزِ آیس اَکھ کأمادِنہٕ۔ اُمی ہنٛزٕ ہونرٕ، دلنأیی تہٕ رٕژر وکِنۍ میچ تَس بادشاہَس نِش زیادے قدرتہٕ سُہ اوس اکثر اُمس ستۍ کتھ کرنہٕ یا کُنہِ ذأتی یا عوأمی معاملس متعلق صلح ہینہٕ خأطرٕ نادسوزان۔

سو ییٚلہِ محل خانسے منٛز روزان اُس تہٕ اَکھ بوٚڈ اجدرا گو و مُلکس منٛز ظأہر تہٕ گرِن وارسہہ لؤکھ مارٕ۔ سأری ہےٚ مُلکس بیٚوٹھ زبردست دہشت۔ کانٛہہ اَکھ اوسنہٕ پننہِ بڑ اننٛد نبر نیر نک جرات کران۔ بادشاہَس پیٹھ لوکٹہِ کھوتہٕ لوکٹس نفرس اوس

دِ وہے موت نکھہٕ تل یِوان باسان۔ اَتھ مصیبت کِس وَقتس منٛز سوٗز بادشاہَن شہزادِ نادتہٕ دوٗ پنٛنس مےٚ وَنتہٕ ووٗنی کیاہ پزِ کرُن۔

تمہِ ووٗنُس "بہٕ گرٛھہٕ تہٕ مارن یہِ بلاے"

بادشاہَن ووٗنُس "گرٛھ تہٕ ہرگاہ ژٕ کامیاب گرٛھکھ بہٕ دِمےٚ ژے پنٛنی کوٗر نیتھری۔"

شہزادٕ گیہِ تہٕ موٗرن یہِ اجدٕ رتہٕ یام سو یہِ خوشخبر ہیتھ واپس آیہِ تہٕ بادشاہَن کوٗرُس پنٛنہِ کورِ ستی کھاندر۔ شہزادِ ہنٛدِس (یوسہٕ بادشاہ سُند ملازم اُس) درخاسس پیٹھ تیمہِ یہِ ووٗن زِ تَس اوس یہِ پوٗرن کرنہٕ خاطرِ ووٗ نمت پو بادشاہَس اُمس خاطرِ الگ مکانہٕ بناوُن تہٕ بیا کھ پنٛنہِ کورِ خاطرِ الگ بناوُن۔ یُس مکانہٕ شہزادِ خاطرِ (یوسہٕ بادشاہ سُند زامتُر بنیتھ اُس) الگ اوس تتھ نکھہٕ آسہٕ ژٕ وَتہٕ رلان۔ کُنہِ ساعتہٕ ییلہِ نہٕ تَس کانٛہہ خاص کامہ آسہِ ہے تہٕ سو اُس عمارژ ہنٛزِ پنجرِ دارِنش ہیتھ اَیاَری پکن والبن تماشہِ وُچھان۔ اکہِ دوہہٕ کھیٚیہِ تمہِ ووٗٹھ ہش ییلہِ تَس پنٛنہٕ نِس خاوندتہٕ تمی ہنٛدِس ماٲلس تہٕ ماجہٕ ہنٛز ژھاے ہش گیہِ ییلہِ یِم اَیاَری پکان اُسی۔ تمہِ بُلاوی یِم اِشارٕ کٔرتھ تہٕ پرٛژھنکھ زِ توہیٚ کَم چھو؟ کوٗت چھو گرٛھن؟ کران کیاہ چھو؟ تہٕ تموتہٕ زون یہِ چھےٚ رٕژتہٕ بییہِ چھس ہمدردی تہٕ ووٗنہس سورُے کینٛہہ۔ تمہِ ووٗ نکھ "وٗلو اٚژِ ومیون گرٕ" تہٕ پَتہٕ ییلہِ تم اورژاے تمہِ ووٗن تمن زِ بہٕ کوسہٕ چھس "وُچھو" تمہِ ووٗ نکھ بٕ ووٗنہہ کُن "بہٕ چھس تُہنٛز شہزادی ستہِ اوسنہٕ پتھے زِ توہیہِ ستی کیاہ سپدٕ تہٕ لہذا بدلووےٚ رختہٕ تہٕ دژ ایہِ سَتو توہیہِ ژھانڈنہِ۔ شُکر خدایس کُن تیمی اُسی تہٕ تتھہٕ کنی پانہٕ وٲنی بییہِ سمکھاوی۔

توٚ ہی پڑ ارِ وشام تانٕی ییٚتہٕ تہٕ پَتہٕ نیرِ بہٕ توہہِ ءتی ۔ اُسی وُچھون یہِ بدفطرت سوداگر۔ تِمس گرٕ ھہِ سزا میلُن تہٕ اَسہِ گرٕ ھہِ پَنُن جاداد واپس میلُن۔"

تَمہِ دوٚہہِ راتھ کیٚنتھ دژ لیہِ یہِ شہزاُ دکۍ، بادشاہ، مُلکہ تہٕ شہزادَس ءتی گرِ۔ تم یِکہٕ تیوٚت تیز یوٗت تِموٚ ہیوٚک تہٕ واُتی تَتھ جایہِ ییٚتہِ سوداگر روزان اوس تہٕ تِمس دِژ کھ بٔژ ھ دھمکی زِ اُمِس شخصَس گوو یہِ خوف زِ بادشاہ بوزِیہِ گَتھ تہٕ دِیہِ اُمِس قتل کرنُک حکم۔ تِمی ژھُن پَنُن سورُے داش نداش کِنتھ تہٕ دِتن یِمَن پِشہِ۔

پَتہٕ سوٗ ز شہزادِ تِمس بادشاہَس شیٚچھ ییمی تَس ءتی دوستانہٕ اوس لوگمُت تہٕ سمجھوٗن سُہ سأ لِم کیٚنہہ۔ معافی منگنس تہٕ کوٗرنَس درخاس زِ سُہ دِین شہزادِ یعنے تِمی ہِنٛزِ کورِ شہزادَس یعنے اُمی ہِندِس خانہٕ دارس ءتی کھاندر کرنُک اجازت۔ بادشاہَن مون۔ اکھتے سوٗ زتِمی اَکھ بار لشکر شہزادِ ہِندِس ہیٚہرِ بابَس مدٕ خاطرِ یُتھ سُہ واپس پَنُن مُلک حاصل گرِ۔ پَتہٕ گو و بیاکھ جنگ تہٕ مُلک آو واپس زینہٕ تہٕ امہِ اوررۄ دامن تہٕ خوٚشحالی امہِ کِنِہِ سارِنے حدن حکم رأنی کران۔

(راوی: بٔشو بایو۔ رٕنی وور، سرینگر)

شہزادِ یَس گٹھ بنیاو

أکِس مُلکس منز اوس اَکھ بادشاہ تیٚمِس سُراہ شتھ زنانہٕ آسہٕ مگر نیٚچو اوسُس گُنٕے۔ أمِس نیٚچوس اوس بادشاہ تہٕ شہزادِ سٕتی کھاندر یژھان کرُن یوسہٕ شہزادٕ ہے ہِش خۄبصورت آسہِ ہے تہٕ یوسہٕ تِتھِس بادشاہٕ سٕنز کُنی کوٗر آسہِ ہے یُس عزتہٕ کِنۍ أمۍ سے برابر آسہِ ہے تہٕ أمۍ سٕنز ے یاٗژ زنانہٕ آسہٕ ہَن۔

تیٚمِس بادشاہَس یہِ گُنٕے نیٚچو اوس تِمس اوس اَکھ دانا تہٕ خۄبصورت طوطہٕ تیٚمۍ سٕندِس مشورَس سٕہ قدر اوس کران تہٕ مُشکل موقَن پیٹھ اوس سٕہ اکثر أمِس مدد ہوان۔ لہٰذا انوو أمۍ اَمہِ ساعتہٕ تہٕ طوطہٕ تہٕ أمِس پٕنٕنۍ خاہِش باوان وۄنُن زِ ژٕ گژھ تہٕ ژھانڈُن مینس نیٚچوس خأطرٕ یژھ زنانہٕ۔ طوطَن موٗنُس تہٕ بادشاہَس وۄنُن زِ ژٕ گنڈ شہزادِ سُند تصویرٕ میانہٕ زنگہٕ تہٕ اَمہِ پتہٕ لوٚگ وُڈنہِ۔ جلدِ ے ووت یہِ أکِس ہمسایہِ مُلکس منز ییٚتہٕ سخت روٗدٕ کِنۍ أمِس أکِس جنگلس منز ٹھٔہرُن پیو۔ أمۍ کٔڈ اَکھ گلی دٔدرٕ وَنہِ تہٕ سوچُن زِ یہِ چھے میانہِ ٹھٔہرنہٕ خأطرٕ سارِوے کھوتہٕ آرام دِیٚہہ جاے مگر یام سٕہ اَتھ دٔدرِ کُن وُپھہِ ہیوٚتُن گژھُن اَتہِ آیَس اَکھ آواز "یورمہ اَژ۔ ہرگاہ ژٕ یوراَژَ کھتیلہِ گژھی ژٕ ے أچھن گاشی" اَمہِ کِنۍ بیوٗٹھ یہِ طوطہٕ أکِس لنجہِ پیٹھ یوسہٕ اَمہِ کِس گوڈس

أس کھۄرۄمژ تہٕ چھُ پژاران۔ اُتھی منز دژ ایہِ اَمہِ دَدرِمنز اَکھ ہاُرتہٕ وُژھ طوطَس کُن
بۄن کُن وُچھِ تہٕ لاُجن اُمِس ستۍ زٕ ہتھ کتھا باتھا۔ یتھ منز اُمۍ (طوطن) اُمِس تتھ
پاُغامَس متعلق وۄن یُس ہیتھ یہِ دژ اُمت اوس۔ اَسہِ ننہِ یہِ بۄزِتھ گُن زِیہُنڈ یہِ
سمکھُن اوس سبٹھے مُناسب موقس پیٹھ۔ ہاُرِ اُس اَکس خوٗبصورت شہزادِ ہٕنڈِس
تلاشَس منز یُس کاُتسہِ تتھِس بڈِس بادشاہ سُند کُنے نیچو آسہِ ہے یُس شُراہ شتھ زنانہٕ
آسہٕ ہَن یتھ زِ سوپَنہٕ نِس تَس ماُلکہٕ ہٕنزِ کُنے کورِ خاطرِ مُناسب رِشتہٕ ژھانڈِ ہے یُس
پانَس تہٕ شُراہ شتھ زنانہٕ آسہِ۔ ظاُہر چھُ زِ طوطن وۄنُس زِ تیٚلہِ گوھِ یہِ اُمۍ سُندُ ے
ماُلِک آسُن تہٕ تِسُندی ہے ماُلکہٕ ہٕنڈِس کُنِس نیچوِس ستۍ گرٕھِ شہزادِ ہُند رشتہٕ سَپدُن۔
طوطن ہوو ہارِ شہزادِ سُند تصویر تہٕ۔

اَمہِ پتہٕ سپدی یم دوشوٕ ے تِمس بادشاہ ہٕنڈِس مُلکَس رولنہٕ یَس کُنی کوٗر
اُس۔ تہنڈِس اور واتنس پیٹھ وُچھ تِم محل خاُنکۍ اَکۍ مُلاُزِمَن تہٕ دِتُن بادشاہَس یہِ
اطلاع زِ تیمِس ہارِ پیٹھ ژٕ ے بھروسہٕ اوسُتھ کوٗرمُت تمہِ چھےٚ اَکس طوطَس ستۍ واُتمٕ
تہٕ سو چھےٚ پَنہٕ نِس اُمِس یارس ستۍ تیژٕ ناُلی نال زِ تَس چھُ بادشاہ سلامت سُند حُکم تہٕ
مُشتھے گوٚمُت۔ بادشاہَن ییٚلہِ یہِ بوٗزُکھ دِیُت تِمی وِزِیہِ حُکم زِ یم دوشوٕ ے جاناوار
گرٕھَن مارنہٕ تیٚ۔ اُمۍ مُلاُزِمَن اُس پَنہٕ اَزرِوٗنہٕ کِنۍ ہارِ ہٕنڈِس کِردارس متعلق
بدگویی کَرمۄ۔ ہاُرِ اُس یہِ زاُنتھ تہٕ اَمہِ کِنۍ اُس سو دربار کہِ کمرٕ چہِ ہیرِ مہِ دارِ کِنۍ وُچھِ
بۄن وُژھمۄ تہٕ اتہِ اوسُن بادشاہ سُند یہِ ظاُلمانہٕ حُکم بوٗزمُت۔ "اَمہِ وۄن طوطَس کُن
"نِبر نیر۔ اَتہِ نیر نبر اَسۍ وُڈٕو سبٹھاہ تھوٚدیتھ یہنڈ بو تیٚر وِنِشہِ بچِتھ ہیکو۔ بادشاہَس

چھکھ اَسہِ متعلق کَن بُری ٲتۍ تہٕ سہ چھُ اَسہِ ژٕ کھہِ گوٚمُت" لہٰذا اوٚ ڈے تم یکجا تہٕ ڈٕلی ڈٕلی سپدی تہنز ونظر وتہٕ تہنٛدِ پلن پایہِ نِشہِ دوٗر۔ بادشاہٕ سنٛدی ملازِم دژ اے یمن مارنہٕ خاطرِ اورِ یورمگر ییلہِ تہٕ تمن کینژن گاٹنٛن ژھاٮ۪نڈ دِتھ کینٛہہ حاصِل آو تہٕ تم پھیری یہٕ سوٗنچتھ واپس زِ جانا وارن چھُ کمی تانی شاہی حُکمس متعلق ووٗنمُت ییمہِ کِنۍ تم کُنہِ محفوظ جایہِ گٔمتۍ چھِ۔

کینژن دوہن پژارے تم یوٚت تانی تموٚ یہ سوٗنچ زِ معاملہِ آسہِ ووٗنی مُشن ہیوٚتمُت۔ تہٕ پتہٕ آے اکہِ دوہہٕ صُبحٲے وٕڈان وٕڈان محل خانس منز تہٕ ہیٹھی اَتہِ۔ طوطہٕ بیوٚٹھ بادشاہٕ سنٛدِس دوٚ چھِنس کوٚٹھس پیٹھ تہٕ ہأر بیٹھ تسنٛدِس کھوورِس کوٚٹھس پیٹھ تہٕ ووٗنہس" اَسہِ وَن ژٕ کیاز ژھکھ اَسہِ مارُن یژھان؟ أسی چھِ وفادار۔ یمن لوٗکن چھُ سون اَزرُون توے چھکھ اَسہِ متعلق بہتان ووٗنمُت۔ اے بادشاہ۔ توٚہی وُچھو تہٕ پانے کٔرِو فٲصلہِ زِ حقیقت کیاہ چھے۔ أسی دوٚنوٚے چھِ تمن بادشاہن ہنٛدی یم پننہٕ بہادری، دانأیی تہٕ دولتمند آسنہٕ کِنۍ ناماوار چھِ۔ یمن دوشوٕنی بادشاہن شُراہ شُراہ شتھ زنانہٕ چھے۔ أکِس بادشاہَس چھُ اَکھ کُنے نیچو تہٕ بییِس چھے اَکھ کُنی کوٗر۔ یمو دوٚیو بادشاہو یوٚ دوٚے اَکھأکِس سُندِ زٕ نہے تہٕ یوٚ زمت چھُ تہٕ نہ چھِ زانہہ پانہٕ وأنی سمکھیمتۍ تہٕ کٔرِتھ تہٕ چھِ پننہٕ نمن شُر بن ہُند رشتہٕ گنٛڈُن یژھان۔ اَکھ بادشاہ چھُ تژہے کوٗر ژھاندان یژھ بییِس چھے تہٕ بیا کھ بادشاہ چھُ تتھے لُڑکہٕ ژھانڈان۔ یتھ گوڈ نِکس چھُ۔ بادشاہ صأب، وُچھو زِ یمن دوٚن بادشاہن ہنٛدی نوکر چھِ توہہ بڑ وٕنہہ کُنہِ۔ یہ اوس خدایہِ سُند کرُن زِ أسی دوٚنوٚے سمکیٚ اکھأکِس تہنٛدِس سلطنتس نکھے أکِس جنگلس

منز تہٕ یِہَے خوش خبر ہیتھ چھِ توہہِ نشہِ آمتیٖ۔" یِیلہِ یِمو یہِ کلامہِ کوٚرتہٕ طوطَن پلنوو بادشاہَس خوبصورت شہزادِ سُند تصویر۔

بادشاہ یُوتاہ حأران سپُد تیوٗتے سپُد خوش تہٕ۔ گوڈٕ بیچھے نہٕ بادشاہَس یمن جاناوارن ہنٛز گتھ مگر یہِ تصویر وُچھتھ سپُد مطمئن۔ اُمی روٗٹ یہِ خوبصورت تصویر تہٕ سوٗزُن زنانہٕ خانس منز تہٕ وۄنُن زِ اُمی ہنٛزِ شہزاشتھ زنانہٕ وُچھن اَتھ تہٕ وَنَن زِ تِمن چھا یہِ منظوٗر رِکنہٕ نہٕ۔ کینٛہہ دوہہ گزرے۔ یہِ تصویر ووت نہٕ بادشاہَس نشہِ واپس۔ شہزأدی اُس اَتھ وُچھتھ تیوٗ متأثر سپٕز ہٕز زِ سوأسنہٕ اَتھ اَتھہٕ منز تراوأنی۔ کینٛہہ کالی ووت اوہٕ جواب زِ شہزادِ کوٚر سارِوے قبوٗل تہٕ سُہ گژھہِ وُلی وُلی کھاندرٕ خأطرٕ انناونہٕ یُن تکیا زِشہزأدی چھے تِسٕندِ مارمتہِ مَرن سَرٕ ہِمہٕ۔

یانٛی یہِ جواب بادشاہَس ووت تِمۍ دِیُت طوطس اَتہِ نیرنک اجازت۔ تتھ سُہ پَنہٕ نِس مأٚلکس یہِ وَنہٕ ہے زِ اَکھ مُناسِب شہزأدی لَب تِمۍ تہٕ ووٗنی گژھہِ سُہ پَنہٕ نِس نیٚچوس ژوٗن رتبن لنٛد راندر کھاندرٕ خأطرٕ سوزُن۔ طوطہِ نِموٗس سبٕتھٕہے احترامہٕ سان تہٕ دزاو۔

پَنہٕ نِس مُلکس منز واتتھ ووٗن اُمی طوطَن پننہٕ اَمہِ سفرچہِ کامیأبیہِ متعلق۔ بادشاہ سپُد سبٕتھاہ خوش۔ تِمۍ دِیُت فورَن حُکم زِ پننہٕ واجنہٕ تقریبہٕ خأطرٕ گژھَن بڈس پیمانَس پیٹھ انتظام تیٚز کرنہٕ۔ شہزادس خأطرٕ اُسی سبٕتھٕہے موٗلی پلو اَنِتی۔ گُربن پأراونہٕ خأطرٕ اوس شاندار سامانہٕ اَنُن، سپاہَن رِکھ اُس شاندار وَردی اَنِتی، بیٚیہٕ مختلف قسمن ہنٛدی تحفہٕ۔ سبٕتھٕہے موٗلی لال جوہر، سبٕتھٕہے رُت گُر۔ سبٕتھٕہے کم یاب موہٕ، کأنٛی دروٗ گ

مصالحہٕ تہٕ عٕطر أس اٗنٛ۔ پژ بتھ کاثٕہ چیز آو یاد کرِتھ منگناونہٕ ۄلی ۄلی گنڈرےیم رٕبتھ۔ تیأرین تہٕ سٔرٕ کرنَس منٛز توٚرنہٕ فکرے زِ وَقت کیأرٛ دژاو۔ وۄنی أس شہزادٕ ہٕشٕدِس روانہٕ سپدنَس بَس کینٛہہ دۄہے رۄدی ٕمتۍ زِ افسوٗس! تٔسنٛد مول گوو بیمار تہٕ گزریاو۔ یہٕ أس اَکھ کرٕ ہٕٹھ ازمأیش اَکھ ووکھہٕ موٗیوٗسی۔ شہزادَس پیوٚ نیرُن مُلتوی کرُن تِکیازِ أمۍ سُنٛد اَمہِ ساعتہٕ نیرُن گٔیاو مأیلس نِسبت أمۍ سُنٛد احترام نہٕ آسُن۔ تۄے تہِ کوٚرُمۍ نیرنَس ٹھہراوٕ ے۔

یانٛی وۄنی أمۍ ہٕشٕدِس مأ‌لی ہٕشٕدی ماتم دأری ہٕشٕدی دوہہ گُزریاے تہٕ شہزادٕ سپُد روانہٕ۔طوطن ہأوِس وَتھ۔ یہٕ اوس نہٕ زیادٕ دۄرمنٛزِل یٚیمہِ کِنۍ کھاندرٕ والین ہنٛز یہٕ جماعت جلدٕ ے شہزادِ ہٕشٕدِس مُلکس منٛز وأ ژ۔ شہزادَن لاٗ گۍ محل خانس نکھے أکس باغس منٛز خمہٕ۔ ہرگاہ تَس پَے آسہِ ہے سُہ اَژِ ہے نہٕ زانٛہہ اَتھ باغس منٛز تِکیازِ اَتہٕ مۄ دأمۍ سُنٛد یہِ طوطہٕ۔ یہٕ وفادار جانور ژھُن باغوانَن یٚیمہِ وَجہِ کِنۍ بنٛدوق کہِ ٹاسہٕ سۍ مأرِتھ زِ أمۍ أسۍ اَتہِ بادشاہ ہٕشٕد بن گُلبن ہٕشٕدی کھٔژ ردأرِتھ دِتۍ ٕمتۍ۔ شہزادَس تِتھے یہٕ مصیبت پیوٚ تہٕ أتھی سۍتی بۄزُن زِ شہزادِ ہٕشٕدی مأ‌لی کوٚر تٔسنٛد کھاندر أمِس سۍتی کرنَس انکار تِکیازِ أمِس اوس وۄنی مول گُزریومُت۔

شہزادٕ ہٕشٕدِ اَتھ باغس منٛز ڈیرٕ ترٛاونہٕ پَتہٕ کینٛہہ دۄہ دژایہِ شہزأدۍ ڈولہِ منٛز چکرس زِ اتفاقَن دژایہِ سو اَپأرۍ تہٕ باغس کُن نظر پیٚتھ پژٕ زٕ نوٗون اَتہِ سُہ شہزادٕ تِکیازِ أمِس نِش اوس أمۍ سُنٛد تصویر۔ اَمہِ وِزِ وۄن نہٕ اَمہِ کِہنۍ مگر اَمی ساعتہٕ پھِرناوُن ڈۄلی واپَس تہٕ گٔیہِ واپس محل خانہٕ۔ تمہِ اوس پٔنُن معشوق وُچھمُت۔ اَتہِ پیٚٹھے ہیٚژن سۍ

وۆنی ٹھیکھ سپدٕ نی۔ تَمہِ دوہہٕ کالچِس کھوتمہٕ نصفے کھمن تہٕ باقے نصف سوزُن تصویرٕس ستی ہیتھ شہزادَس۔ تَمہِ وۆن پننہٕ دلیہِ زِ سو گرٕ شہزادَس یہِ کھبنہٕ خاطرٕ زارٕ پارٕ تہٕ وۆنی ہرگاہ سُہ یہِ مانہِ نہٕ توتہٕ وُنی زبس اَتھ منٛز پننٛز اوٚنگٕج ترٛاوِنی۔ دلیہِ موٗن یہِ۔ شہزادن موٗن نہٕ یہِ کھیٚون مگر پننہٕ اوٚنگجہِ بَتہٕ بانس منٛز ترٛاوُنس اوس نہٕ تَس کانٛہہ اعتراض۔ یہِ کرنس دوران وُچھاُمی اَتہِ بَتس منٛزٕ باگ پٔژن تصویرٕ۔ تمی وۆن پانسے ستی ''سوچھے مے محبت کران'' تہٕ پننٛز اَتھہِ وۆتھرِتھ لیچھ تمی شہزادِ چِھٹھی تہٕ سۆزنس یہِ دلیہِ اَتھہِ۔ شہزادِ ییلہِ یہِ چِھٹھی پٔرتہٕ سو سپٕز شہزادَس سمکھنہٕ خاطرٕ سیٹھاہ بےقرار۔ نصف راتھ کیٚتھ دِیُت تمہِ پٔژن گرٕ تیار کرنک حکم تہٕ کینٛہہ اشرفی ہن ہٕنٛدی ٹھیلہِ ستی ہیتھ واتھ سو گرٕس پیٹھ تتھ باغس منٛز ییٚتہِ شہزادِ ٹھہرِتھ اوس۔ شہزادِ سپد تَس وُچھتھ حاران۔ تَمہِ وۆنُس ''حاران مَہ گژھ۔ مےٚ چھُ چوٚن تاشوق تہٕ توٚے چھُس ژٕ ےٚ نِش ژٕلتھ آمٕژ۔ بادشاہ یعنے میٚون مول مانہِ نہٕ سون یہِ کھاندر کرُن۔ پگہ کھٔس پننہٕ نِس گرٕس تہٕ اَسی ژٕلو چانٕس مُلکس۔ تتہٕ ہیکہِ نہٕ اَسہِ کانٛہہ زِبر واتتھ۔''

اَمے ساعتہٕ درٛاے یِم دۆن وَے سیٹھاہے تیز گرٕبن پیٹھ سوار سپدِتھ تتھ بجہِ سڑکہِ پیٹھ یوسہٕ شہرٕ نبر اَس گژھان۔ کینٛژن گانٛٹن رۆدی یِم امے تیز رفتارٕ دوران تہٕ پتہٕ پیٹھی اَکس کُلس تل تھکھ دِتھ۔ ییٚنہٕ دوہہٕ صُبحاے درٛاے یِم تازٕ دَم سپدِتھ تہٕ طاقتہٕ سان بڑونٛہہ گَن پننہٕ نِس سفرس پیٹھ۔ تم اَسی نہٕ وُنہِ زیادٕ دۆر رواتی ؤتی زِ تمن سمکھی ستھ ڈاکو یِم پننہٕ ئبن گرٕبن پیٹھ سوار اَسی۔ شہزادن وۆنُس ''اَسی ہیکو نہٕ یِمن پوٚشتھ تہٕ اَسہِ پزِ ژٕلُن۔'' اَتھ ستی کوٗر یِموٗ دۆنوے پننہٕ ئبن گرٕبن چھانٹہٕ تہٕ سیٹھاہے تیز

رفتارِ سان وڑاے بڑونہہ کُن ۔ مگر ڈاکو تہٕ اَسی زبردست سوار تہٕ گُری تہٕ اُسکھ تاز دَم ۔ شہزادَن ووُنس کریکھ دِتھ'' یہِ گوٚو بلٲ ۔ ژٕ وُچھ یمو ہیٚتی اَسی رَٹنی ۔ اَسی کیاہ گرَو؟''

شہزادِ ووُنس ''تیٚلہِ پزِ اَسہِ یمَن مقابلہٕ کرُن ۔'' تہٕ یِمی وَنان پھیر سوزِنَس پٮ۪ٹھ پتھ کُن تہٕ لوبِن یمَن کُن اَکھ تیر پتہٕ بیا کھ پتہٕ بیا کھ یوٚت تانی تمہِ سَتھ تیر چلاوی تہٕ ستہٕ وَے ڈاکو مأری ۔

(خدایس کُن) شکرانہٕ کرِتھ تھوو یمو خوش پأٹھی سفر جأری تہٕ تمہِ دوہہ شامَس کیٚتھ واتی اَکِس گامَس منز یتہٕ اَکھ دیوٚنی اَس روزان تیٚمس اَکھ نیٚچو اوس تہٕ تیٚمس اوٗ ڈُے جسم اوس ۔ شہزادِ تہٕ شہزأدی ٹھہرے اَتھی گامَس منز اَکِس تلاوس نِش ۔ تمہِ یِیلہِ شوٚنگتھ اَسی تہٕ دیوٚنہِ ووُن پنٕہ نِس نیٚچوس زِ ژٕ گژھ وٕلی وٕلی تہٕ ژٕھنُن شہزادِ مأرِتھ تہٕ پتہٕ اَنُن شہزأدی تہٕ گُری تہٕ بیٚیہِ تہُند خزانہٕ گرِ ۔

یہِ بدذات گوٚو تہٕ اوس خوٗن کرنہٕ خأطرٕ خوش ۔ تہِتھے اَمی یہِ ظألم کأم کرِ زِ شہزأدی گیہِ ہُشیار ۔ اوٕر یور دِژٕن نظر تہٕ اَتہِ وُچھن پنٕہ نِس معشوق سٕنٛز لاش تہٕ انتہأیی بدصورت شکلہِ ہُند نفرا اَتھ پٮ۪ٹھ ووڈِنی ۔ تمہِ تژ وواُسن تہٕ ووُنَس ''یہِ چھس سبٹھاہ خوش زِ ژٕ ے مورتھَن یہ ۔ پگہ نہٕ مےٚ تہٕ بناوُم پنٕنی آشنی ۔ ووُل گوو گوڈ دفناوُن ژٕ یہِ لاش تہٕ پتہٕ نیرو اَسی ۔ اَمی کھٕنی وٕلی وٕلی قبر تہٕ ووُنن شہزادِ پگھ دِژٕ اَتھ نظر ۔ ''واریہہ لوٕکٹ'' تمہِ ووُنس ''دسٕنی پہن کھنُن'' ۔ اَمی شخصَن کھٕنی بیٚیہِ فُٹ کھنڈ ۔ اَمہِ ووُنس ''وُنہِ چھےٚ واریہہ لوٕکٹ'' پتہٕ کھٕنی اَمی بیٚیہِ کھٕنج تہٕ سٕنی تہٕ یِیلہِ سہٕ اَتھ کامہِ ستی یوٚن کُن نِمتھ اوس شہزادِنج اَمی سٕنٛز سو شمشیر یوسہٕ اَتی پتھر اَس تہٕ ژٕٹنس گلہِ ہیر ۔ یِیلہِ تمہِ

پَنُن انتقام پوٗرٕ کوٚرتہٕ پَتہٕ وۄتھس ددرایہِ اوٗش۔ أمۍ سُند معشوق اوس گۄر یومُت۔
تَمہِ تُج یہِ لاش تہٕ واتناوُن یہِ تلاوس نگھہٕ تہٕ أتی اَتھ لرِ بہتھ لوگُن وَدُن تہٕ رِدُن۔ یہِ
اوس تٔسندِ خأطرٕ سخت دوکھہٕ ہوٚت وقت۔ ہاے ہُہ کیاہ زِموٗیس نہٕ۔

سو ییٚلہِ وَدان أس اَمہِ وِزِ دزلیہِ أکِس سبٹھے پاکباز شخصہٕ سٕنز زنانہٕ اَپأرِ
کِنۍ یُس أتھی گامَس منٛز روزان اوس۔ أمِس اَتھ دوٚکھَس منٛز ڈیشتھ رُکیہِ سو تہٕ
پرٛژھنَس زِ کیاہ ڈلیل چھےٚ؟ شہزادِ ہووُس میتَس کُن تہٕ وۄنٔس سورُے کینٛہہ۔ اَمہِ
زنانہِ وۄنُس ''صبر کر۔ ممکن چھُ یہِ ماہکے ژےٚ مدد کرِتھ۔ ژےٚ پیأرِ زِییتی یوٚت تانٛ
یہِ واپس یِیَے۔''

اَمہِ دوہہ شامس بأگ گرِ وأتِتھ وۄن اَمہِ زنانہِ پَنہٕ نِس خانہٕ دارَس شہزادِ
ہُنٛد یہِ سورُے مصیبت تہٕ کوٚرُن أمِس زارٕ پارٕ زِ ژٕ کرتن شہزادِ دُبارٕ زِنٛدٕ'' ''افسوٗس!
افسوٗس'' أمۍ پاکبازَن وۄن'' واے یہِ جاے أس أمِس دیوٚنہٕ تہٕ تٔمۍ سٕندِس ووکھہٕ
نِچوٗس زنہِ پاک! ییٚکیاہ یہِ گژھہٕ تہٕ شہزادِ دُبارٕ زِنٛدٕ کرِتھ واتاوٕ یہِ شہزادِ راحت۔ یہ سَپُد
روانہٕ تہٕ وُچھن اَتہٕ شہزأدِ سبٹھے بےتأبی سان تَمہِ مدتچہِ خوشخبرٕ پرٛاران تیٚج تَس
صُبحأے آش أس دِنہٕ آمژٕ أمۍ رِتی شُھَن وۄنُس ''مےٚ چھےٚ چانہِ حالژ پَے تہٕ توٚے
چھسے یہِ ژےٚ مدد کرنہِ آمُت۔ یہ دِمہٕ نے ژےٚ واپس پَنُن شہزادِ''۔ پَتہٕ تُل أمۍ اکہِ
اَتھہٕ أمِس لاشہِ ہُنٛد کلہٕ تہٕ دوٚیمہِ اَتھہٕ روٚٹُن أمۍ سُند جسم تہٕ تھأوِن اَکھأکِس ستۍ
چیرٕ سان۔ یِم زٕ حصہٕ رَلے پانہٕ وأنۍ۔ اَتھ شٔییمٕ لاشہِ ژاو دُبارٕ زُو۔ تانٛوٚ ہیوٚتُن حرکت
کرٕنۍ، أچھ آیہِ مُژراونہٕ، وُٹھن گوس تُلہٕ تژ اوتہٕ نٔوِ ہیوٚتُن کتھہٕ کرنہٕ۔ ییٚلہِ شہزادِ یہِ وُچھ

تَس رُٗ دنہٕ پانس تانی سو آیہ ہکہٕ بڑ وٹھ کُن تہٕ پیٚیہٕ شہزادِ ہٕندِس سینس پێٹھ تہٕ خۆشی منز
ژھێچن وَدَن باکہٕ۔ یہِ اوس انتہائی خۆشی ہُند ساعت تہٕ ہُہ پاکباز شخص تہٕ اوس نہٕ یُتھ
ترٛ ییٚو منز کم خوش تیمی یہِ کأم اُس کرٕمژٕ۔

اَمہٕ رأژ گوو شہزادِ تہٕ شہزأدی بیٚیس جایہٕ۔ اَتہٕ اُس شہزادِ ہٕنز زندگی کأنی
خطرس منز۔ اَتہٕ اُس اَکھ جودوگرٕنی بسان تیٚمس اَکھ کوٗر اُس تمہٕ ییٚلہٕ شہزادِ وُچھ تہٕ
یوٗ ژھُن زِ سو گرہے اَمی سٕے ستی۔ اَمہٕ موکھہٕ بنو وأمہٕ یہِ منصوٗبہٕ۔ تمہٕ مأنی رأو موج زِ سو
اَنہٕ شہزادَس تہٕ شہزادِ گرِ تہٕ شہزادِ ییٚلہٕ اَتہٕ کمرن نظر اوس دِوان تمہٕ ترٛ اُو اَمِس گرٕنی اَکھ
رَز ییٚمہٕ ستی تَس کھٕ بنیاو۔ دوہَس اوس یہِ گٹھ تُسی پتہٕ پتہٕ پکان سو یوٗت تہٕ گرٕ ھان اُس
توٗت تہٕ راتھ کیٚتھ تِتھے اَمِس گردنہٕ منز رَز اُسی کڈان تہٕ یہِ اوس واپَس شہزادِ بنان تہٕ
تَس ستی شونگان۔ یِتھہٕ کٕنی گُزرے کینہہ دوہ۔ شہزأدی اُس بڈٕ پریشان۔ تَس اوسنہٕ
فِکرے تران زِ یہِ کیا ہٕ دلیل چھےٚ۔ کُنہٕ وِزِ اُس سو سونچان زِ تمی منسأوِس بہٕ تہٕ منزی اُس
سوچان زِ سُہ چھکھ مأرِتھ ژھنمُت۔ آخرس ہیوٚ کُنہٕ تمہٕ یہِ برداشت کرِتھ تہٕ پأرِن مَردہٕ
رخت تہٕ گیہ تمہٕ مُلکہٕ کِس بادشاہَس نِشہٕ تہٕ منٛگنَس نوکری۔ بادشاہ گوو اَمی سُند کلامہٕ تہٕ
شکل وصورت وُچھِتھ خوش تہٕ بناوُن یہِ پننہٕ اَکھ کوتوال۔ شہزأدی گیہ اَتھ نوکری پێٹھ
زیادَے خوش۔ یہِ اوس بلکل تِی یہِ سو یژھان اُس تِکیازِ اَتھ عہدس پێٹھ رُٗ زِتھ ہیکہٕ
ہے سو زیادٕ جان پأٹھی شہزادس ژھأنڈِتھ۔ وارِیہَن گرَن ہٕندی وارِیہہ سرِ اُسی کوتوالَس
پیٚے لگان تہٕ سورے پوٗلیس اوس اَمِس تابع آسان تہٕ فورَن اَمی سُند وَنُن مانان۔
کوتوالَس اوس صرف کأنٛسہِ نفرٕ سُند قدتہٕ حُلیہٕ وَنُن آسان تہٕ پُلسَس یِتھ شخص ژھانڈنہٕ

خاطرٕ ؤنتھ اوس پؠٚرٕ مُلکَس توٚت تانی ژھونڈیو ان دِنہٕ یوٚت تانی سُہ شخص میلہِ ہے۔ تہِ گرِتھ تہِ ہیوٚ کنہٕ شہزادِ شہزادَس متعلق کینٛہہ معلوٗم سپدِتھ حالانکہِ تَس تنیاوٕ ییتھ گرس منٛز شہزادِ تہِ سورُے دکٕ ہتی اَسی سُہ اوس اَکِس جودوگرنہِ ہُند۔ سورُے زبراہ اَتھ گرس منٛز یوان تہِ اَس اَتہِ کٔڈس اورِ یور کران وُچھان مگر یہِ اوسُس نہٕ پتاہ زِ یوٚہے چھُ شہزادِ یُس اَمی سُند معشوق اوس تہٕ جودوگرنہِ ہنٛزِ کورِ اَس اَمِس شکل بدلأوِمٕژ۔ کوتوالس تہٕ اَمِس کورِ گییہِ پانہٕ وأنی زبردست دوستی۔ تہٕ کورِ اوس کوتوال پٔزی کٔنز مردٕ باسان۔ تَس گییہِ کوتوالہٕ سنٛز سخت مائے تہٕ دِتی نَس وارِیہہ تحفہٕ ییتھ منٛز سبٕتھٕہے مأری موٚنڈ اَکھ کپر ٹکرٕ تہِ اوس۔ یتھ نہٕ زانٛہہ تہِ اوٚت تانی کأنسہِ وُچھمُت آسہِ ہے۔

اَسی وُچھو بڑوٕنہہ کُن زِ اَتھ خوبصورت کپر ٹکرَس کیاہ اوس شہزادِ ہٕنٛدِس مستقبلس سٕتی واٹھ بنان۔ اکہِ دوہہ صُبحأے دراو محل خانٕک اَکھ ملأزم تَمہِ دارِ کنٛز ییتھ بڑوٕنہہ کُنہِ کوتوالَن اَمہِ کپرٕ ٹکرٕچ اَکھ چھلأ لأنزأس ترأومٕژ۔ سُہ گو وامیک رنٛگ تہِ بناوٹ وُچِھتھ رُژ زِتھ ہیوٗ تہِ محل خانس منٛز واپس وأتِتھ سمکھیاوِ مُلکانہِ تہٕ وۆنُس یہِ اَمی وُچھمُت اوس۔ مُلکانہِ گو وسخت شوق زِ سو تہِ انہِ ہے۔ یتھ گُپر لہذا گییہِ بادشاہَس نِش تہِ وۆنُس زٕ دَنتہٕ کوتوالَس زِ سُہ انہِ ہے یہِ تِسنٛدِ خاطرٕ۔ بادشاہَن کوٚر یی تہٕ کوتوالَن سوٗز سوسأرٕ کپرٕ ہَن اَمی ہے یُس تَس اوس۔ مُلکانہِ ییلہِ یہِ وُچھ تَس گوو یہِ تیوٗت خوش زِ تَمہِ تُجٕ نہٕ بادشاہَس تھپھے زِ سُہ اناوِ ہے بیٛیہِ تہِ ییہو ے گُپر۔

بادشاہَن ییلہِ مُلکانہِ ہٕنٛدِ اَمہِ حُکمُک کوتوالَس وۆن تہِ تُمی وۆنُس درجواب ''چھُ تہٕ یہِ مُشکلے مگر بہٕ کرِتھ ہنٛز یہِ خاہش پؠٚرٕ کرنٕچ کوٚشش۔'' بادشاہَس نِشہِ نیرِتھ گییہِ

سوسیوٚ دُے جودوگرنہِ ہُنٛد گرِ تہٕ پرٛ ژھنٛس زِتٕس کِتہِ بَنہِ بییہِ یہِ کپُر۔

افسوٗس! بٔہ ہیکہ نہٕ ژےٚ مدد کٔرِتھ۔" جودوگرنہِ وونُس "میٚون بوے یُس اَکھ جودوگر چھُ سُہ گو وسبٹھاہ برٛونٛٹھ اَکِس دوٗر دارز مُلکس تہٕ تمی اوس مےٚ یہِ کپُر سوٗزمُت۔"

"اَدِ تیٚلہِ لیکھ کٔر سے تہٕ وَنُس بییہِ تِتھے کپُر سوزنہٕ خاطرٕ" کوتوالن وونُس۔

جودوگرنہِ وونُس "بٔہ ہیکہ نہٕ تہِ کٔرِتھ۔ تمی کٔر چھُ تتہِ پرٛبتھ کانٛہہ انسان مورمُت تہٕ تتھ مُلکس منٛز چھِ وونی لتس ورأے صرف سہہ روزان۔ میٚون بوے چھُ یمن سہن اکہِ قسمُک گاسہٕ ترٛاوِتھ اَڈے یڈ تھاوان یمہٕ یمن خوش چھُ کران۔ اَمہِ کٔنی ییٚلہِ کانٛہہ تہِ شخص اورکُن گژھان چھُ تہٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سہہ چھُ کُنہِ گٔنڑِ منٛزٕ یاپٔلہِ پٔتہٕ کٔنی نیرِتھ یوان تہٕ تٔمِس مأرِتھ ژھنان۔ وارِیہہ مُہم جو شخص چھِ یتھہٕ کٔنی مارِ سپدی مٕتی۔ بٔہ کتھہٕ کٔنی سوزَن کانٛہہ۔ بٔہ تٔمِس نہٕ کانٛہہ تہِ نفر یژھہِ خطرناک کامہِ سوزنُس بہران۔"

کوتوالن وونُس "اَچھا مےٚ وَن چون بوے کتہِ چھُ روزان تہٕ بٔہ گژھہ پانے۔ تہِ کیاز مےٚ چھُ ضروٗری گژھُن نتہٕ ژھنہِ مےٚ بادشاہ مأرِتھ۔ یوٚت تانی نہٕ بٔہ یہِ کپُر اَنہٕ توٚت تانی چھُس نہٕ بٔہ بییتہِ محفوٗظ۔ بٔہ ہیکہ نہٕ بییتہِ وونی دوہ تہِ کڈِتھ۔ لہٰذا وَن مےٚ زِ چون بوے کتہِ چھُ روزان تہٕ بٔہ گژھہ تہٕ سمکھہ تٔمِس۔"

"ٹھہر" جودوگرنہِ وونُس "چونکہِ ژےٚ چھے یہِ حالت توے پزِ مےٚ ژےٚ مدد کرُن۔ مےٚ چھُ بییتہِ اَکھ لوکُٹ کترِ بانہٕ یتھ منٛز میأنِس بأے سُنٛد زو چھُ۔ یوٚت تانی

یہِ بانہٕ مےٚ نِش محفوٗظ چھُ توٗت تانی چھُ نہٕ ٹھیک مگر یام یہِ پھُٹہِ، نہٕ تہٕ پھُٹہِ (یعنے مرِ) وۄں گوٚدیٚہ پھُٹرن یہِ تِکیاژِ میٲنی کۄر پچھے ژےٚ محبت کران" یِی ونان ٹھاسۄ تمہِ یہِ بانہٕ پتھرِس۔ "نیرِ گرٛ ہ وۄنی کھوژنہٕ ورأے۔ یہِ کھمن وۄنی گاسہٕ یایہِ کینٛہہ تم یژھن تہٕ تمن پیٚیہِ نہٕ پژ بتھ کانٛہہ نہٕ انسان مارنک ضرورت یُس یمن نکھہٕ گوٚھہِ۔ گرٛ ہ وۄنی ژٕ وارٕ کارٕ"

جودوگرنہِ اوسنہٕ رژھ تہٕ یہِ پتاہ ژِ کوتوال کیاہ اوس شہزأدی یُس شہزادس ستیٚ گنٛڈِتھ اوس یُس أمی سٕنٛز کور رِٹھ اوس بنومُت۔

دۄیمہِ دوہہٕ صُبحس بادشاہَس روخصت ہیتھ دراو کوتوال سپاہَن ہنٛز اکھ لوکٕٹ جماتھ ستیٚ ہیتھ۔ اَتھ مُلکس منٛز وأتتھ ژھونٛڈ تہٕ لوٚب تمہِ جلدٕے جودوگرسُند مکانہٕ تہٕ تتھہٕ کنٛی لنٛد ازٕ ے چھُ ژِ اَتہِ أسی کیپر کرٛ ڈیر، ییٚہٕ أس اَتہِ باقے تہِ وارٕیہہ خزانہٕ۔ کوتوالَن ژٕل یہِ سورُے کینٛہہ تہٕ دراو جلدٕے واپس بادشاہَس نِش۔ بادشاہ سپُد اَمہِ مُہمہِ ہنٛزِ کامیأبیہِ پیٹھ تیوٗت خوش ژِ تمۍ دِژ کوتوالس سٕتھاہ زیادٕ تحفہٕ تہٕ بنوٗن نہٕ پتٕن وارث۔

کینٛہہ ؤری گزرے۔ یہِ بُزرگ بادشاہ گزریاو تہٕ کوتوالن لٲج حکوٗمت کرٕنی۔ تَس گوو یہِ ظوٗن ہیوٗ ژِ شہزادس ستیٚ کیاہ آسہِ سپُدمُت لہٰذا دِژن حُکم ژِ شہرٕ کہ سأری گٕٹھ سۄمبرأوِتھ انیٚو کھ یم مےٚ برٛونٛہہ کُن۔ سأری گٕٹھ آیہِ أکی ہے جایہِ سۄمبرأوِتھ اَنہٕ تہٕ تمہِ لوگ پانہٕ یمن معاینہٕ کرُن تہٕ پانہٕ أس تمن ستیٚ اکہِ اکہِ کتھ کران مگر کانٛسہِ تہِ کٕتن تھووُنہٕ أمی سٕنٛز کتھہِ ظوٗن تہٕ نہٕ پژ ژِ نووأمی کانٛہہ۔ پتہٕ دُنیت

تَمہِ پُلسس حُکم زِ توٚہی گوٚھو تہٕ واہٕ کٔرِو سٕر کھٔر زِ کانٛسہِ ماچھےٚ أمی ہنٛدِس حُکمس عدولی کٔرِہٕ ۔ کینٛہہ پُلسہٕ وٲلی گےٚ جودوگرنہِ ہُنٛد گرِ تہٕ اَتہِ ڈُچھکھ زِ تَمہِ اوس نہٕ پَنٕن گُھر سوٚزِمُت ۔ تَموٚ کرٕ اُمِس کُتِس رَزِ تھپھ تہٕ لوگکھ یہِ بادشاہَس نِش پکناوٕ ن ۔ جودوگرنہِ کرےیہِ سخت کوٚشش زِ سورَٹہِ ہے جادوٗ لی رَز مگر چَلیاس نہٕ کینٛہہ ۔ پُلسَن ڈِتُس نہٕ اَمیک اجازت ۔ تَم درائے تہٕ کُتِس چھِہ رَزِ گنٛڈِتھ پکناوان ۔ بادشاہَن وُچھ تَم یِوان تہٕ گیہِ بڑ وٕنہہ پہَن تَمَن سمکھنہٕ تہٕ سَپُد کیٛاہ! اچانک آیہِ رَز ژھیٚنِتھ تہٕ جوان تہٕ خوٚبصورت شہزادٕ اوس تَس بڑ وٕنہہ گنہِ استادٕ ۔ تَمہِ ووٚن ''یِنٛزِ کَنی چھےٚ یہِ جودوگرٕنی سبٹھاہ بدخصلت زنانہٕ ۔ یِہ زنانہٕ گرٕھہِ نہٕ زِنٛدٕ روزٕنی ۔ لہٰذا گرٕھہِ پکھہ صُحاُے پھہہ دِنہٕ تہٕ پَتھ روٗ دشہزادٕ یہِ أنیوٕن محل خانس منٛز ۔''

باقٕے ڈٔلیل ترِ پانٔے سہَل پأٹھی فِکرِ ۔ شہزادِ (بادشاہَن) ؤنی پنٕنی اصلیت ۔ تَمہِ بُلاٗ وی سأری لوٗکھ تہٕ ووٚنکھ تِتھہٕ پأٹھی ''یوٚ زِ ولوٗکو ۔ تُہنٛز بادشاہ چھےٚ اَکھ زنانہٕ ۔ تہٕ یہِ شہزادٕ لَبنہٕ خاطرٕ اوس مےٚ پَنٕن رخت بدلوومُت ۔ یہِ مقصد سپُد مےٚ ووٚنی پوٗرٕ ۔ یِمہِ پیٚور مانٛیوٕن توٚہی میوٚن خانہٕ دار پَنٕن بادشاہ تہٕ یہٕ أمی ہنٛزٕ مُلکانٛی ۔'' لوٗکوٚ کوٚر زور زورٕ اَتھ اقرار تہٕ کٔر یکھ خوٚشیہِ پَتہٕ روٗ دی سأری اَمہِ پَتہٕ خوٚش گُزران ۔

(راوی: شوبایوٗ ۔ رٕنی وور سرینگر)

☆☆

سعید تہٕ سید

یہِ اوس اُکھ غریب گاٗمی نفرا یُس زِیُن ژٕٹتھ تہٕ کِنتھ مَسامَسا گُزار اوس
کران۔ سُہ اوس سُلہِ صُبحاٗے زِیُن ژٹان تہٕ اَتھ گیٚجہِ گنڈان تہٕ شامَس باٗ گی اوس نگھہِ
تلہٕ کَس بازرَس منٛز گوٚہتھ یہِ کِنان۔ اُمِس غریبَس سَپد کھاندر تہٕ زاس زٕ نیچوی۔
بٔڈِس ہوِس تھوٚوُن ناو سعید تہٕ بیٚنِس ہوِس سید۔ یم شُری اُسی معصوٗمے زِ موج گیگھ
مُرِتھ تہٕ یہندی ماٗلی کوٚر رٕدُبارٕ ٹھر۔

اُمی ہِنٛز یہِ دوٚیم زنانہٕ اُس گوڈنچہِ نِشہِ ژٕرِ ے ہکہٕ تہٕ وازٕ کی ۔ اکہِ دوہہٕ وۄن
اَمہِ خانہٕ دارَس ''ژٕ کیاز چھُکھ نہٕ مےٚ تہٕ پَنہٕ نین نیچوبن ونان زِ اُسی کر ہوے ژٕنے زِ
یُن سوٚمبراوَنس منٛز مدد؟ اُسی چھِ مُفلسی ہنٛز زندگی گزاران تہٕ ہرگاہ یہٕ تہٕ یم گُڈٕ کاٗم
کرَن اُسی ہکو زیادٕ پیٚنسہٕ زیٚنتھ تہٕ تمہِ کھوتہٕ روز زیادٕ جان پاٗٹھی تہٕ تہٕ پاٗٹھی وۄنی کمین
روزان چھِ۔''

اُمی نفرَن وۄنُس ''اِدٕ ٹھیک چھُ۔''

لہٰذا اُسی وۄنی یم ژٕ نوَے دوہے جنٛگل گوٚہان تہٕ اُسی تہٕتھہٕ کٔنی محنتہٕ سان
کامہِ ہِن کران زِ کینژٕن رتبن منٛز اوس وۄنی یمن کینژٕ ہاتھ پلہِ تہٕ گوٚمت تہٕ ییٚنہ

اوسُکھ سبٹھاہ زِیُن تہٕ سۆمبرِ تھ تھوومُت۔ یُتھ یمَن پۆر وندس گزار پگہِ ہے۔ یہٕ زُیُن تھوویمو پنٕنہٕ نِس مکانس نگھے بڈٕ بن بڈٕ بن چٹُن۔

زِیُن چٹُن تھاونہٕ پتہٕ کینژٕ دۄہ لوگُن سخت رۄ دتہٕ تڑ ے وَتہٕ گتھ اُسی اُتھ دوران امے جنگلہٕ کنہِ پکان تہٕ اُسی اَکس بُڈس کُلی دَدرِ منٛز ژھبد نِس۔ رۄدٕ کنہِ اُسی سخت ترۄ ژھمرٕ لہٰذا اتُل یمَو وَتہٕ گتوتمہِ زِنہِ منٛز اوٗ ڈایُس زِنی مزۄرَن سۆمبرُ مُت اوس تہٕ زولُکھ بۆ ڈالاو۔ برابر دۄن دۄہَن رۄد یم اُتی تہٕ برابر یتِس کالس تھووُکھ یہٕ بۆز نارٕ الاو دَزوٗن یُتھ زِ اَتہِ موکلیاوالہٕ پلہٕ یہٕ سالِم زِیُن۔ یام رۄ دَس تھکھ ہیۆ گو وتہٕ تم دڑ اے بڑ وٕنہہ گُن سفرس۔ زِنی مزۄر تہِ گو وپنٕنہٕ نِس زِنِس نظر دِنہٕ۔ سُہ سپُد سخت مغموم ییلہِ نہٕ کُم اَتہِ سۆرٕ ڈیرو ڑ اَے کہنی تہِ وُچھ۔ اَمی ساعتہٕ وۄ ڑ اَمی ہنٛز زنانہٕ تہٕ نچوی زٕ تہٕ اور۔

"یہٕ چھنہٕ خداصاٗنہِ مرضی زِ اُسی کَرَو ترقی" اَمی وۄن یمَن گُن "اُسی کیاہ کرو؟ کرِتھ کیاہ ہیکو؟" تہٕ یِ ونان ڈول اَمی وۄشاتڑ اوِتھ پنٛن عاصہٕ اَمہِ سۆرٕ منٛزی۔

"ہُہ کیاہ؟" اَمی ہنٛزِ زنانہِ وۄن کتھہ تانی چیزَس متعلق یُس سۆرس منٛز چمکان تہٕ تابان اوس۔ "آ۔ ژٕ وُچھ۔ یہٕ کیاہ؟ ژٕ وُچھ ہُپاٗرک تہٕ تہٕ ہُپاٗرک تہِ!"

اَمہِ پتہٕ ژھونڈ تمو سارِی ہے سۆرَس منٛز تہٕ لُبکھ کینٛہہ روپہٕ ہنٛدِ ٹکرٕ۔ یہٕ زاٗنتھ زِ یمَن ماسمکھِ وَتہٕ کانٛہہ توَے بۆ رتمو پنٛن یہٕ خزانہٕ کانگربن منٛز تہٕ پتھٕ تھاوِہَس ژنہِ تہٕ آے واپس گرٕ۔

ییٚمہِ غرضہٕ زِ کانٛسہٕ ما گژھہِ شک توَے لاج زِنی مزۄرَن دَمہٕ دَمہٕ پنٕنہٕ نُن

یارَن تہٕ ہمسایَن نِشہِ پٔنٕنی دولت ٹُنی کڈٕنی۔ اَمہِ پَتہٕ کیٚنہہ کالُک ترٛاُوٲمی زِنی مزٕدرٕ کٕرنی تہٕ لوگُن وۄنی باپار کرُن اَتھ منٛز میٚج اُمس وارِیٛہہ کامیابی تہٕ وۄنی اوس سُہ اَکھ امیر نفر گُنزراونہٕ یِوان۔ تٔمی سٔندی نیٚچوِ گٔے مدرس تہٕ لوگُکھ پٔرُن لیکھُن۔

اکہِ دوہہ ییٚلہِ یہِ باپٲرکہ تہٕ اُمی سٔندی نیٚچوِ اکہِ مالکہِ پیٹھہٕ واپس اُسی یِوان یمو وُچھ اَکھ زمیندار پنجرٕ ہیتھ یتھ منٛز اَکھ خوبصورت جاناوار اوس تہٕ یُس سبٹھہے میۄٹھ بولبوش اوس کران۔

ییٚلہِ یمو لڑکو یہِ جاناوار وُچھ تہٕ اُمی سُند یہِ خوشیۄن بولبوش بوٗزُکھ تمو لاج مالِس ٹھائی یہِ مُلی ہیٚنہٕ خاطرٕ۔

"ژٕ کوتاہ چھکھ اُمس جاناوارس کران؟" باپٲرک پرٛژھ "ژٕ موہرٕ" جواب میوٗلُس۔ باپٲرکہ وۄنُس "رٹھ تہٕ دِن یہِ جاناوار یمن میانین نیٚچوبن۔"

سعید تہٕ سیدن کۄر مالِس اَمہِ تحفہِ خاطرٕ سبٹھاہ شکریہ۔ تمن گوو یہِ جاناوار سخت ٹوٹھ۔ پرٛ ہتھ دوہہ سکوٗلہِ پیٹھہٕ واپس یتھ اُسی تم اُمس ستی گِندان۔ کیٚنہہ کالُک ترٛووٲمی جاناوارن اَکھ ٹھوٗل۔ یتھ یم بارٕنی سبٹھہے بےتابی سان وُچھان اُسی تکیاژِ تم اُسی یژھان زِ اَسہِ گوٚژھ تیٚتھے بیاکھ جاناوار آسُن۔ اکہِ دوہہٕ نیٖوٗ یمو یہِ پنجرٕ دٔریاوَس پیٹھ چھلنہٕ خاطرٕ تہٕ یہِ ٹھیک پٲٹھی کرٕنکہِ غرضہٕ آو جاناوار اَمہِ منٛز کڈنہٕ تہٕ سُہ روٗٹ سعیدَن اَتھَن منٛز تہٕ ٹھوٗل تھوٚو کھ حبہٕ سان اَکِس کَنہِ پیٹھ۔ پنجرٕ چھلنہٕ پٔتس دوران اوس اَکھ نفر اَیہِ سائلم وُچھان سُہ اوس دٔریاوَکہِ دۄیمہِ بٔٹھہِ لنٛد اَمہِ وِزِ سران کران۔ تٔمی وُچھ تیتہٕ یتھ کُن باپٲرِس تہٕ تٔمی سٔندِس نیٚچوِس خبر کیاژِ ظونٕے اوس نہٕ گومُت

سُہ یہِ زِ یتھ کنہِ پٹھ یمو ٹھۆل اوس تھوومُت تتھ اوس رو پھ بٔنیومُت ۔ سُہ سپُد یہ ڈ ہیشتھ سخت حأران تہٕ زوُنن زِ اَتھ ٹھۆلس اُس یہِ خأصیت زِ یتھ تہِ چیزس امیک چھہہ لگہِ سُہ بنہِ رو پھ ۔ تمۍ اوس یتھ ہیوٚ بۆ زمُت مگر پرٛ ھ اٰ ءسس نہٕ یوان مگر اَزوچھ تمۍ یہِ پنہٕ نبو اُچھو ۔ اُمۍ کوٚر پننہِ جایہِ یہِ پوٚر اراد زِ یتھہِ تتھہِ گرٛن بٔہ یہِ ٹھۆل حأصِل ۔

''ہے ۔ ہے!'' تمۍ دِژ باپأرِس کربکھ ''یہِ ٹھۆل کنہٕ ہنا مےٚ ؟ مےٚ اوس اَتھ اَکھ دوا بناوُن ۔''

باپأرۍ ووٚنس ''نہ ۔ بٔہ چھس نہٕ تیوٚت غریب زِ مےٚ کیاہ چھُ یہِ کٔنِنک ضرورت ۔ ووٚنۍ دِمہٕ ہے بٔہ یہِ توتہٕ ژٕنے مگر میانین شُرٛ ہن چھےٚ تتھےٚ بیٛا کھ جاناوار آنچ سخت گل ۔''

مگر یہِ نفراوس سخت آنتہٕ ''ووٚنۍ کیاہ گوو ۔ یہِ دِتہٕ مےٚ'' تمۍ ووٚنس ''بٔہ دِےٚ ژٕےٚ اَتھ اَکھ روپے ۔'' یمۍ دِتُس دُبارٕ جواب ''نہ''

''اَچھا بٔہ دِمےٚ ژٕےٚ پانژھ ۔ داہ ۔ وُہ ۔ ہتھ ۔ اَڈ ساساس روپیہِ رٔٹھ ۔'' یہ نفرو دتھد ان ییلہِ کۍ یہِ زون زِ باپأرۍ ناچھنہٕ سہٕل سہٕل موٚتن وول ۔

سوداگرٛن ووٚنس ''نہ ۔ ووٚنۍ ہرگاہ داہ ساس روپیہِ دِہم تیلہِ دِمےٚ ۔''

یم سأری آےٚ یکجا باپأرۍ سُندگرٕ یتہِ ہمۍ پٔنسہ دِتۍ تہٕ ٹھۆل نیوٚن ۔

یہِ چھُ پتہٕ زِ یمۍ نفرن یہِ ٹھۆل ہیوٚت سُہ گوو پوٚت کھورےٚ ڈ ریاو بٔٹھس پٹھ تہٕ تُجن اَتہٕ سو کٔنۍ یو سہٕ رو پھ اُس بنیمٕ ۔ ووٚن گوو تمِس اوسنہٕ یہِ کرنک تہٕ زیاد

ضرورت تِکیاز ِتمۍ وُچھ پتہٕ زِ یَتھ تہٕ کَنہٕ کۍ اَمہٕ ٹھۄلُک چھمہٕ دِیُت سوٗ اُس اَتھ مولہٕ لِس دالتس منز بدلان۔

اَمہٕ پتہٕ کیٚنہہ کالۍ آو اُمس نفرس نِشہٕ اَکھ جۄگرتہٕ تمۍ وُچھ یہٕ ٹھۄل تہٕ وۄننس "یہٕ چھُ سارِوۍ کھوتہٕ مولُل ٹھۄل مگر یُس جاناوار کتہٕ چھُ تیمۍ یہٕ ترٛوو؟ ہرگاہ ممکن گژھی تہٕ سُہ جاناوار حاصِل کرنچ کر کوشش تِکیاز یُس اکھاتہٕ تمۍ کۍ سُند گلہٕ ژٕٹتھ سُہ زٕنتھ کھیٚیہٕ سُہ بنہٕ دُنیاہُک سارِوۍ کھوتہٕ اَمیر بادشاہ۔ یُس نفر یہٕ گلہٕ کھیٚیہٕ تَس روزِ یہٕ سینس منز تہٕ سُہ شخص ییلہٕ صُبحس وۄتھان آسہٕ سُہ لبہٕ پانس تلہٕ کَنہٕ داہ ساس موہر۔ اکھُے ہیکہٕ سُہ جاناوارن تہٕ پوشمن ہنز آوازِ تہٕ بُجتھ۔ جاناوار ہندِس سینس تہٕ چھُ خاص شرف یُس اَکھاتہٕ اَتھ زٕنتھ کھیٚیہٕ سُہ بنہٕ بادشاہ مگر تیوٗت یوٗ ڈنہٕ یوٗت ہنہٕ ہیوٗ آسہٕ۔"

ییلہٕ اَمۍ نفرن جۄگرس نِشہٕ یِم چیز بوٗزۍ تمۍ سوٗزتمی ساعتہٕ باپارِس شیچھ زِ ژٕ کن تن یہٕ جاناوارتہٕ وعدٕ کوٚرنس زِ ژٕ یہٕ قیمت اُمس گرٕکھ سُہ دِمےٚ بہٕ۔ مگر باپارۍ سوٗزِس یورِ یہٕ شیچھ زِ ژٕ دِتہٕ ے خبر کیاہ تہٕ مےٚ چھنہٕ یہٕ جاناوار کُنن۔ ہرگاہ ژٕ مےٚ سورُے دُنیاتہٕ اُمس بدلہٕ دِکھوتہٕ نہٕ۔ مگر اَمۍ نفرن اوس یہٕ جاناوار حاصِل کرنُک تِتھےٚ شبقہٕ اِرادٕ کوٚر رُمت۔ یُتھ تمۍ ٹھۄل حاصِل کرنہٕ خاطرٕ کوٚر رُمت اوس۔ ییلہٕ تمۍ باپارۍ سُند جواب بوٗزۍ تمۍ وۄن پانسے ستۍ "مےٚ چھُ پتاہ مےٚ کیاہ چھُ کرُن۔ بہٕ کرٕن یہٕ اَمۍ ہنزِ زنانہٕ ہندِ ذریعہٕ حاصِل۔ بہٕ سمکھہٕ تَس جلدٕ ے۔" اَمہٕ پتہٕ ہیوٗت اَمۍ اَکس دانا بُجہٕ اَتھ معاملس منز مدد تہٕ وعدٕ کوٚرنس زِ ہرگاہ ژٕ مےٚ اُمس زنانہٕ سمکھاوکھ بہٕ دِمےٚ ژےٚ سبتھاہ بڈٕ ڈٕالی۔ دانا بُجہٕ کوٚرس آنکار۔ سوٗ گیہٕ باپارۍ سُند گرٕ تہٕ (خانہٕ دارس) گرس منز

نہ ڈیٚشتھ ژلیہِ سوالد رتہٕ لوٗگن اَمی ہشِرٕ زنانہٕ ہِتٕ دربار۔ یہِ زنانہٕ گیہِ اَمِس وُچھتھ سخت
خوش تہٕ وۄنُنس زِ ژٕ پیہِ زِبییہِ۔ یِتھہٕ کنٕ گیہِ یِمَن پانہٕ وأنی چرٕ دوستی زِیوٚت تانی باپأرک
ہشِرٕ زنانہِ اَمِس دانا بُجہِ وۄن زِ ژٕ روز وۄنی مے ہِتٕ۔ اَتھ دوران رُوٗ زیہِ بُڈ ہِتھے تِمس
نفرٕ ہِندی تعریف کران تیمی سوا اَتھ کارَس اَس لاجوٗ تہٕ یِتھ حدَس تانی اوٗسس باپأرک
ہشِرٕ زنانہِ ہُنٛد اشتیاق ہُر روومُت زِ اَمہِ بقل چارِتہِ بأوأمِس سمکھنچ پچ زبردَست یژھ۔
یِتھہٕ پأٹھی دِیتِنس وعدٕ زِ یِتھے باپأرک بایہِ یہِ پۆرٕ پأٹھی کھرٕ گژھہِ زِ اَمی سُنٛد رون نیرِ دۄر
گُن تہٕ سمکھو پانہٕ وأنی۔ پَتَن یہِ مقصد سہل پأٹھی پژاونہٕ خاطرٕ وۄن اَمہِ تِمس (خانہٕ
دارس) زِ ژٕ ے اَسِے یَژ کالہِ پیٚٹھہٕ خاہش زِ ژٕ گژھہکھ نبر لہٰذا گژھ تہٕ وۄنی۔ تِمہِ
دِتُس یہِ نَل تہٕ ’’ژٕ کرِژ اَدولت گرَکھ جمع۔ ژٕ کرِژ اہ نَوِ نَوِ جایہِ وُچھکھ! تہٕ تِمہِ کھوتہٕ تہٕ بُڈ
کتھ زِ ژٕ ے شۆبِ تہِ یہِ۔‘‘
تِمی وۄنُس درجواب ’’آ۔ بہٕ گژھہٕ۔ یہِ اَس میأنی بیوقوفی زِ بہٕ گوس نہٕ اَز تانی‘‘
اَمہِ پَتہٕ کیٚنژہہ دۄہ تُلی اَمی پانَس ہِتٕ مۆہنۍ وۄہنۍ تہٕ دژ اوسفرس۔
امی ہشِرٕ زنانہِ وۄن پَتہٕ بُجہِ ’’نیر گژھ وۄنی تہٕ وَن اَمِس نفرس یُس مے
سمکھُن چھُ یژھان زِ بہٕ چھُس تِمس پگہہ صُبحس بَہہ بجہِ سمکھنہٕ خاطرٕ تیار۔‘‘
بُڈ گیہِ تہٕ یہِ نفر گوو یہِ شیٚچھ بۆز ِتھ سبٹھاہ خوش تہٕ وۄنُنس ’’میانہِ طرفہٕ وٕنی زِ بس
سلام تہٕ پتہِ وٕنی زِ بس زِ ہرگاہ سو میانہِ خاطرٕ کیٚنژہہ رَنُن گرُن آسہِ یژھان تیلہِ رُنی زِ
سُے خوبصورت جاناوار تہٕ تھأوی زِ میانے خاطرٕ خاص پأٹھی الگ گُن۔ تِمس وٕنی زِ مے
چھُ یِہوے جاناوار کھنبس مأل تہٕ ہرگاہ نہٕ یہِ میانہِ خاطرٕ رَننہٕ تہٕ تھاونہٕ پییہِ مے گژھہِ

بڑٕ محسوٗس۔"

پگہہ صُبحس بہہ بجہِ بڑ ؤنہٕ اوس یہِ جاناوارتہٕ دؤیمہِ ضیافژ ئتھ کرِتھ تیارتہ باپأرِ سٕنٛز زنانہٕ اُس پانسے ستۍ ئرٕ کران تہٕ اُس اُندری وۄتلان تہٕ بوڑان زِ امایہِ از اُنی شخص کیتھ آسہِ تہٕ تِمس کیاز اُس مے سمکھنٕچ پرٛواہ خاہش ۔اَمی وِزِ آے سعیدتہٕ سید سکوٗلہٕ پیٹھہٕ گرٕ تہٕ بوچھہِ ہتۍ آسنہٕ کنٛی گے دوہدِ شکی پأٹھۍ دوان ماجہِ نِشہِ ۔یتھ سویمن کینٛہہ کھنہٕ خأطرٕ دِیہہ ہے ۔تمہِ وۄن یِمن زِ گرٕ ہوٗبتہٕ کُٹھس منٛزتہٕ یہِ خوش گرٕ ھوٗتہٕ کھینٛو ۔صرف کھیٛوِ زوٗ بنہٕ جاناوارسٕندِ منٛزٕ تہٕ بیٛیہِ فلأنی فلأنی سٕنہٕ منٛزٕ کینٛہہ یہِ زٔن تمہِ خاص پأٹھۍ پنہٕ وأرِلس پٔرہس کتھِ رٔنی متۍ اُسی ۔یم لڑکہٕ گے دوان دوان بتہٕ کُٹھس منٛز تہٕ وُچھکھ یمہِ رنگہٕ رنگہٕ ضیافژ تہٕ ژکہِ سوے لڑکہٕ خصلت زِ تِمن گو وتمنے سنٛین کُن یِمن متعلق وَننہٕ اوسُکھ آمُت زِ یِمن لاگِ زوٗ بنہٕ اتھہٕ ۔تم گے سیٛوٗ دُے تہٕ تژ اُوِکھ وارِ یہَن سنٛین منٛز اتھہٕ تہٕ یِمو منٛز کینٛہہ زیادَے پہَن ترٛ کہٕ ڈیٛشتھ ژھنٛکھ یم سأرِلم کھبتھ یِمن سنٛین منٛز اوس یہِ مولہٕ بِلس جاناوارسُند سٕینٛ تہٕ شأمِل ۔سعیدن کھوٗ کلہٕ تہٕ سیدن کھوٗسپنہٕ ۔ییٛلہِ یِمو یہِ کھبتھ نیوٗ تہٕ آکھ خیال زِ ماجہِ کَسہِ اَتھ پیٹھ سخت شرارت تہٕ لایہِ اَسہِ لہٰذا اکوٗ رِتموٗ اَتہٕ ژلنٛگ اِرادٕ۔

اُخرس تہٕ آوسہ پوٗ ژھ۔کینٛہہ کتھا باتھا کرنہٕ پتہٕ نیوٗسہ باپأرِ سٕنٛزِ زنانہِ تٔھ کُٹھس کُن یتہِ یمہِ ضیافژ لاگتھ آسہٕ تہٕ اُمس پتھر بہنہٕ خأطرٕ وٕنتھ اوتٔس کھین بڑ وٗنہہ کُن ۔

تٔمۍ وۄنُس "مے چھنہٕ زیادٕ بوچھ ۔ژے کوٗ رتھ پانس زورٕ تکلیف بہٕ چھس

چون شکر گُزار۔ ژٕ ہرگاہ صرِف مےٚ سےٗ یوت جاناوار اَنگھ۔ یتھ متعلق مےٚ وۄنُمت چھے
تہٕ مےٚ ژٕلہِ ژبڈ۔ مےٚ باسان ئہ کھمہٕ تی "لہٰذا اوٗن اَمہِ زنانہِ یہوے سٔین اُمس
بڑ وٕنہہ گن۔ یتھ منز اُمس جاناوار سُند بچوومُت حصہٕ مۄجوٗد اوس۔ تمی وۄنس حارُٔ
سان "ژٕ نے کیاہ چھِی یہِ کوٚرمُت؟ اَتہِ نے نصف تہِ موجوٗد چھنہٕ۔ کلہٕ تہٕ سینہٕ کر
کھوٚ؟"

وۄڈٕ ہش کھبتھ وۄنس اَمہِ "مےٚ چھنہٕ پتہٕ۔"

اُمی نفرَن وۄنُس "خبر کمی چھُ کھین ژھیوٚٹ کوٚرمُت" تہٕ بڈٕ شرارتہٕ ہۄت
دڑ او اَتہِ۔

باپأری ہنزِ زنانہِ گوو اُمی سُند یہِ اچانک پأٹھی نیرُن بڈٕ محسوٗس۔ یہوے اوسا
سُہ نفریَس سوٗپتھ دوہَن وَتہٕ اُس وُچھان!

سعید تہٕ سیدرٔ دی سبٹھاہ تیز پکان تہٕ یوٚت تانی تِم دوٗر اٗ۔ کس بڈس مأدانَس
سیمنزس وأتی۔ اَتہِ کوٚر ریٚمو راتھ گُزارنُک اِرادٕ حالانکہِ اَتھ جایہِ روزنس اوس ہرکانہہ
کھوٗژان تہِ کیازِ اَتہِ اُسی واریہہ یأ گی جانور یسلہِ پأٹھی پھیران۔ مگر یم زٕ نوجوان
کھوٗژی نہٕ کُنے تکیازِ یمَن اُسی جاناوار سُند کلہٕ تہٕ سینہٕ کھبتھ دِل درٕ یمتی۔ تِمَن اوسہٕ
اُمس جاناوار ہنزِ ن خاصیژن متعلق بلکل تہِ کینہہ پتاہ وۄن گوو تِمَن باسیاو پانسے منز
تیُتھ طاقتھا یمہِ کِنی تِم کینہہ تہِ کرنس کھوٗژہَن نہٕ۔

اَتھ راتَس گرِ یمو مزٕ سان ہندراتہٕ ضُمس کیُتھ ییلہِ تِم وۄتھی تہٕ زِڈھی بأے
سعیدَن وُچھ تتھ جایہِ داہ ساس موہر ییتھ سُہ شوٗنگتھ اوس۔ تمو تُجہ یمہِ سونہٕ ہنزٕ موہر

تہٕ دزٲے بڑٕ ونہٕ گُن۔ مٲدان کس دۄیمس اَنتھس پیٹھ وٲتتھ ؤچھ یموٚ دوٚو بتہٕ اَکس وَتہِ کُن اِشارٕ ہاوُن اوس اَکھ بۄڈ کَنہٕ پَل۔ یتھ پیٹھ یم لفظ کھۄنتھ اُسۍ ''یپاٚرکۍ مہ نیرِ ونتہٕ پشتاوِو'' سعید اوس یموٚ دوٚو مژٕ زیادٕ ے پہن نڈر تکیازِ اُمی اوس جاناوارسُند کلہٕ کھیوٚمت تہٕ تٔمۍ گرکہنۍ زٕبہٕ نیرِ اَے خطرناک وَتہِ تہٕ بٲیس تہِ کوٚرن زور زِ یکھ مے یتی۔ مگر سیدن موٚنس نہٕ۔ دۄن پٔنس ''نہ۔ بٕہ چھس نہٕ بۄت ڈٕلی ڈٕلی مٔرن یژھان۔ بٕہ نیرِ نہٕ اَپاٚرکۍ'' مگر سعید اوس ڈٕنتھ لہذا دزٲے یم بیوٚن بیوٚن پاٚٹھۍ۔ اکھ دزاو خطرناک وَتہِ تہٕ بیاکھ دزاو عام وَتہِ۔

سیدُن لون:

لوکٹ ہیٚو بوے سید ووت چھیکرس سمندرس نکھہٕ اَکس شہرس تہٕ تتہٕ روٗٹ اَکی بڈی بپاٚرکۍ تہٕ جہازمٲلکن نوکری پیٹھ۔ اُمِس اوس نہٕ ڈنہِ اَتہِ نوکری کران زیادٕ کال گوٚمت زِ اُمِس پڑٕ ژھکھ زِ ژٕ گژھکھ سمندرکُن چکراکرُن۔ سیدن ووٚنکھ آ تکیازِ تَس اوس سفر کرنک تہٕ دُنیاہَس مژٕ کینٛہہٕ وُچھنک سخت شوق۔ مقررکرنہٕ آمتِس دوٕہَس پیٹھ اوس موسم تہِ ٹھیکھے تہٕ دزاو بندرگاہ پیٹھہٕ جہازٕ۔ کینٛہَن دوٕہَن سپُد پڑبتھ کینٛہ سبٹھاہ خوش پاٚٹھۍ کرتہٕ باسان اوس زِ سفرسَپدِ سبٹھے رتی پاٚٹھۍ۔ اَتھی مژٕ کٔڈن اکہِ دوٕہہ صُبحاٚے ووکھہِ ژھٹھ تہٕ یہِ ہُریہِ تیژ خطرناک پاٚٹھۍ زِ جہازٕ اوس اوٕ یورلاینہٕ یِوان تہٕ اَخرس سپُد تباہ۔ جہازس پیٹھ یم تہِ سوار اُسۍ تِم مۄدۍ ساٚری ماسولیہِ سیدس یُس گتھ تاٚنی پچہ کھنجہِ پیٹھ لگتھ اَکس سیکلس زوٗس پیٹھ ووٗت۔ نااُمیدی تہٕ بے

حیٖسی ہٕنزٕ حالژہ منٛز دِیُت تٔمۍ پٔتُن پان بُٹھس کُن دأرِتھ تہٕ دِژِن کریکہٕ ''ہاے۔ بٔہ گتھ کیٚتھ زایاس؟ مےٚ کیٛازِ کھیاوتہِ یَتھ ٹھاک اوسُم تہٕ پیۆم گرِ ژٔلُن؟ مےٚ کیٛازِ دژاو بأیِس کُنے زۄن نیرنہٕ؟ یَتھ وأنا کھ جایہِ پرأری پرأری مرنہٕ کھوتہٕ اوس بہتر زِ بٔہ آسہٕ ہأتسۍ ستۍ مۄدمُت۔ ہاے کیٛاہ گوم۔ کیٛاہ گوم۔ أتھۍ منٛز پییہِ تَس ہٕنٛدِ ریوسہٕ پزٕ بتھ مُصیبتَس مرہم چھےٚ آسان تہٕ رأژۄل سہٕ پَنہٕ نٔنن گٔننن پَر دَن تٔل۔ سٕہ شۆنگ برابر صُبحس تانۍ تہٕ ییلہِ سٕہ ہُشار گٔژھتھ پانس أندۍ پٔکۍ یہِ وُچھنہٕ خأطرٕ زِ بٔہ رٔژ ھِہشہٕ جایہِ چھُس تھوٚد دۄتھ تہٕ اَتہِ وُچھن نکھے اَکھ جہازٕ۔ أمۍ دِژ کریکہٕ تہٕ دیوانہٕ ہٕندۍ پأٹھۍ رۄٚ داتھہٕ وامان۔ یُتھ زِ اَتہِ نفرٕ ن أمۍ ہٕنزٕ موجۄدگیہِ ہُنٛد پےٚ لگہِ ہے تہٕ خوش قسمتی کٔنٛز وُچھ سٕہ تٔمو۔ جہاز رأنن اۄن جہازٕ تَس نکھہٕ تہٕ ژۄٚنُن سہٕ انٛدر۔

جہازٕ وۄت ٹھیک پأٹھۍ پَنہٕ نِس منٛزلَس تہٕ سیدن کۆر جہاز ران تہٕ سفر کرٕن والین الوداع۔ کینژَس وقتس رۄٚد سٕہ شہرس پھیران تہٕ تَتھ مُلکس پَنہٕ نِس بأیِس تہٕ مأیِس متعلق معلوم کران ییتہِ پٹھہٕ سٕہ آمُت اوس مگر کأنٛسہِ ہیۆکنہٕ تَس کیٛنٛہہ وَنِتھ۔ اَتھ شہرس منٛز روزنَس باسیۄس نہٕ کأنٛہہ مطلبا تہٕ دژ او اَتہِ پٹھہٕ اَتھ ستۍ رَلہٕ وِنس مُلکس کُن یَتھ متعلق أمۍ عجیبے عجیبے کتھہٕ آسہٕ بوزمژٕ۔

کینژِ دۄہ وۄت اور تہٕ پزے وُچھن یہِ عجیبے جایا۔ مُلکچہِ راز دانہٕ أسۍ ژۄشۆے پاسو سبٹھاہ تھٔدی دیوار یَتھ نہٕ کأنٛہہ ژٕتھ ہیکہِ ہے تہٕ اور أسۍ صرِف اَکے درواژٕ اژان یُس بند اوس روزان تہٕ سبٹھاہ حبسہٕ ہُشأری سان أیِس رأچھ روزان۔ یہِ کیٛازِ اوس یُتھ تہِ وَنو أسۍ۔ اَتھ شہرس منٛز اوس یہِ رسم زِ وزیر أسۍ کأنٛسہِ

شخصس دوہَس خاطرِ پَتھ بادشاہ مُقرر کران تہٕ راتھ کیُتھ اُ سس مأرِتھ ژھنان۔
اَمہِ دوہَس ظالمانہٕ رسمہِ کنٕ اُسی کھیچو کھیچو اَتہِ لوٗکھ ژلی متی تہٕ لہٰذا اُسی وزیرِ اُ کس
سنجیدٕ اجلاسس منٛز سیمیتی یتھ زَن بڑ ؤہہ گُن خاطرٕ سوچ کرِہن زِ لوٗکھ گژھی نہٕ انٛد بتھ
پأٹھی یہِ شہر ترٛأوِتھ ژلنی۔ تمو کوٚر یہِ رسم بدلاونُک فأصلہٕ تہٕ پزٕ بتھ انٛدٕ اوسکھ لوٗکن
واپس ینہٕ خاطرٕ اطلاع سوزمُت یتھ زِ تم پانے اَکھ بادشاہ ژارِ ہَن یُس توت تانی
حکوٗمت روزِ ہے کران یوٚت تانی تَس توٗرُک نادِ یہِ ہے۔ اَتہِ اوس تمہِ ساعتہٕ لوٗکہ
ارساتھا سمیوٗمُت یمہِ ساعتہٕ سیدا تھ درواز س پیٹھ ووت۔

وزیرِ اعظم آو بڑ ؤہہ گُن تہٕ ووٗنُن "ہیو لوٗکو۔ یہِ زأنتھ زِ توہہِ چھو تمہِ پزٕ لنہٕ
رچھ سخت نفرت زِ پزٕ بتھ دوہہٕ ینہٕ بادشاہ مُقرر کرنہٕ تہٕ مارنہٕ لہٰذا کوٚر اَسہِ اِرادٕ زِ یہِ
رَسم پھُٹراو و۔ تہٕ ووٗنی چھہ اُ کی یہِ توہہِ پیٹھ ترٛ اوان زِ توٚہی ژأریوٗن پانے کانژھا یُس
ہمیشہِ خاطرٕ اَسہِ حکوٗمت کرِ۔ معاملہٕ چھُ ووٗنی تہُنٛد بن اَتھَن منٛز۔ وٗنی توٚکُس گژھہِ
توہہِ بادشاہ آسُن۔

"کرِ و درواز بنٛد" تمو ووٗنس درجواب "سے نفر آسہِ سون بادشاہ یُس ووٗنی
گوڈنیتھ شہرس منٛز اَژِ۔"

یہِ کوٚر یمو اَوٕ کنٕ زِ تم اُسی پانہٕ منٛز کأنسہِ اَکِس سُنٛد ناو ہینس کھوژان تکیا زِ
یُتھنہٕ باقی ناراض گژھتھ یمَن مأرِتھے ژھنہٕ ہَن۔ سید آو اَمہِ تھَدِ منصب خاطرٕ
ژارنہٕ۔ سُہ ییلہِ شہرچہ بجہ برنہٕ نیٚبرٕ گنہِ پزاران اوس تہٕ لوٗکھ آے وزیر بتھ تہٕ یہِ اَتہِ
وُچھِتھ واتنوو کھیہ عزتچہ جایہ پننہِ سمن بَل کِس بڈِس ایوانس منٛز تہٕ دِتکھ نعرٕ۔ "وٗ چھون

پَنُن بادشاہ۔ بادشاہ سلامت۔ زندہ باد!"۔

سعیدُن لون:

زِ یُٹھ بوے سعید دژ او پَنُنہِ وَتہِ۔ تَس گیہِ نہٕ تَمہِ خطرناک قسمچہِ خبر دأریہ ہِنٛدی گژین تہِ یوسہٕ تِمی پَرٕ مژ أس۔ پرٕ بتھ دوہہٕ ضُمجس اوس سُہ تَمہِ جایہِ داہ ساس موہر ژُلان یتھ سُہ شوٗنگتھ اوس آسان تہٕ تتھہٕ کِنی بنیاو سُہ وارِیہہ امیر۔ تَس پے پنٕز دولت ژُلنہٕ خاطرٕ وارِیہہ مزٕ رٕزنٕ۔

وُنیُس تانی اوسنہٕ تَس کینہہ تہِ یُتھ تیتھ سَپُد مُت تہٕ سُہ اوس وۄنی سوچُن ہوان زِ کُنہِ پیٹھ یِہِ کینٛہ ہاتہِ کھٔنتھ اوس سُہ اوس بَس مذاقا کرنہٕ خاطرٕ تہٕ یوٗت تانی سُہ أکِس سارِوے کھوتہٕ خوٗبصورت باغہٕ بَرَس پیٹھ ووت۔ اَتھ باغس منٛز أسی انٛبر د انٛبر و پرٕ بتھ قِسمکی خاص تہٕ خوش پوٗنی پوش۔ باغس منٛز أژِتھ وُچھ أمی اَکھ عالی شان مکانہٕ تہِ۔ اَمِکی دیوار أسی روپہٕ ہِنٛدی تہٕ تھمب أکِس سونہٕ ہِنٛدی تہٕ یِہِ اوس تاپَس منٛز تیتھہٕ پأٹھی پرٕ ورتژ اوان زِ مُشکل نِے اوس کانٛہہ اَتھ کُن وُچھتھ ہبکان۔

"یِیَتہِ کَس چھُ روزان"، تِمی پرٕ ژھ أکِس بُجہ زنانہِ یوسہٕ تَس باغس منٛز چھ

"کَس چھُ یِیَتہِ روزان؟ کانٛہہ فرشتا، کانٛہہ پاکباز شخصا؟"

بُجہِ دِتُس جواب "یِیَتہِ چھےٚ اَکھ نازنین روزان تہٕ بہٕ چھَس تسنٛزِ دایہ۔ ژٕ چھُکھ یِیمہِ جایہِ ہنٛز شان وشوکت وُچھتھ حأران ہیوٗ باسان۔ میانہِ مالکنہِ چھِ تتھی ہِوی کٔہی یا مکانہٕ تہٕ باغ۔"

''چاۓ یہِ مأ لکنۍ چھا گرے؟ ئہ ہکہٕ ناسوٗ وچھتھ؟'' نوجوانَن پرٛژھُس۔

''آ۔ ژٕ ہکۍ تَس سمکھتھ۔ تَس ہیکہٕ سہٕ کانٛہہ تہٕ نفر سمکھتھ یُس تَس اکہِ پھِرِ سمکھنَس پتٕھ داہ ساس روپیہِ دِیہِ۔''

أمی ووٗنُس ''ٹھیک چھُ۔ ئہ دِمہٕ پیٚتی پیٛسہٕ۔ پکھ سہٕ مےٚ پننہِ مالکنہِ نِش۔''

یہِ خوش ہیٛوٚنی زنانہٕ وُچھتھ گوو سعید تیوٗت حأران زِ تَس درِ یہِ نہٕ زبانے۔ کُنہِ تُم أس نہٕ اوٗت تانۍ پیٛژ خوبصوٗرت کانٛہہ زنانا وُچھمٕژ۔

''خوش آمدید'' أتھس تھپھ کٔرتھ پکناوان تہٕ أمِس بیٚہنہٕ خاطرٕ وٕنتھ دوٗپنَس ''دلیہِ آسہٕ نَے ژےٚ میأنۍ شرط وٗنی مٕتو۔ ژٕ یِیمہٕ دوہہٕ تہٕ مےٚ سمکھنہٕ یکھ ژےٚ آسنے مےٚ داہ ساس روپیہِ دِنہٕ تہٕ ییٚلہِ ژےٚ سارے روپیہِ موکلنَے تہٕ ژٕ یکھ مارنہٕ۔''

أمی ووٗنُس درجواب ''مےٚ چھُ منظوٗر۔ سہٕ نہٕ۔ ئہ دِمےٚ ژےٚ داہ ساس موہرٕ، تِکیٛا زِ أمِس اوس أمی ہٕنٛدِ حسنٕک نشہِ کھوٚتمُت۔

یہِ بوٗزِتھ سپٕز یہِ زنانہٕ سیٹھاہ خوش تہٕ دِتنَس پننہٕ نِس گرس مٕژ وارِیہَس وقتس روزنہٕ۔ پرٛتھ دوہہٕ آسہٕ أمِس داہ ساس موہرٕ یِوان تہٕ یہِ اوس ییمہٕ أمِس زنانہٕ دِوان۔

کینٛہہ کألی لٔج یہِ زنانہٕ حأران گژھنہٕ زِ أخر یہِ کیٛتھ نفرا چھُ یُس مےٚ یوٗتاہ دِوان چھُ ستہٕ پرٛتھ دوہہٕ۔ تمہٕ سوٗنٛچ یہِ گوژھہٕ ضروٗر کانٛہہ جودوگر یا تیٚتھے ہیوٗ کینٛہہ آسُن۔ لہٰذا روٗز سو أمِس برابر ژرژان۔ أمی ہٕنٛزِ دولتمندی ہٕنٛد بر گو وجلدٕ ے فاش ''أمی چھُ سونہٕ پکھش سُنٛد گلہٕ نبگلو ومُت'' تمہٕ ییٚلہِ أمی ہٕنٛدِس تتھ بسترٕس پتٕھ موہرٕ

وُچھِہ یِیمہِ پتھٕ سعید اَمی وِزِ وۄتھمُت اوس تہٕ تَمہِ سۆنچ پانسے ئستی ۔ سو ہیچ یہ اَمہِ کِ
وٕنتھ تِکیاژِ سو اُس اَکھ جود گرِنی ۔ یہِ ہر نُتھ کۆر تَمہِ یہ پۆختہٕ اِرادٕ زِ سو گرِ پنہٕ نِس
اُمس عاشقس تباہ۔

اَکہِ دوہہ وۄنی تَمہِ اُمس "وولہٕ اُسی چھمو اَز شرابا یہِ چھُ مے وُنی وۄتمُت۔"
اَمہِ پَتہٕ گیہ سو تہٕ اوُنُن کینہہ شراب تہٕ پیالہٕ تہٕ تھاوِن اُمس برٕ وٕنہہ گنہ سعیدن پۆ
شوقہٕ سان۔ تَمہِ تہٕ چۆ مگر کہے رژھا۔ یہِ شراب اوس سخت تیز ییمہِ کِنی سعیدس ییٚمہِ
سبٹھاہ زیادٕ چۆمُت اوس وٕلی وٕلی کاٗف ہیٚرٕن کھسنی تہٕ تیتھ آو چھورنہٕ زِ سُہ سپُد بلکل
دیوانہٕ ۔ اَمہِ ئستی وۄتھ اُمس اَنٛدری دۄ دسہٕ تہٕ ۔ "مے دِتژلیش! ترِیش دِتَم! سُہ اوس
چکہٕ دِوان۔ تَمہِ اوٗن اُمس ہند وہند رَس تہٕ بییہِ کینہہ دَچھ۔ اُمی دِژ اَتھ تھپہٕ تہٕ یام
اُمی ہند وہند رَس چۆ تہٕ دَچھ کھییہِ تہٕ سُہ گو سخت بیمار۔ تَس آو تہٕ سائلم وٕتھتھ یہ تَس
معدس پتھ اوس تہٕ پتہٕ گو وشۆ نگنہٕ۔

وۄنی یُس جاناوار سُنٛد کلہِ سعیدَن نِنہٕ گلومُت اوس سُہ اوسنہٕ معدس منٛز
وۄتھمُت تہٕ نہ اوس یہِ باقی کھکی پاٗٹھی پنہٕ پنہٕ گۆمُت ۔ سعید ییٚلہِ بیمار گو وتہٕ پتہٕ
آس واپس ۔ زنانہِ اوس یہِ توقہے تہٕ وٕلی وٕلی یہِ تھۆ دتِکتھ تھووُن یہ پنہٕ نِس اَکس
ذاتی ڈبس منٛز ییمیک نہٕ بییہِ کانٛسہِ پتاہ اوس۔

بییہِ دوہہ صُبحس ییٚلہِ سعید ہُشار گو وتہٕ دوہدِ شکی پاٗٹھی اَتہٕ موہر وُچھن نہٕ تہٕ
سُہ سپُد سبٹھاہ حاٗران۔ تَس اوسنہٕ فکرے تران زِ مے کیاہ پزِ گرُن۔ زنانہِ اوس اُمس
وٕنتھ تھومُت زِ ہرگاہ نہٕ مے شام تانی ییمہِ (موہرِ) واژِ ےٗ بہ کرتھ قتل۔ اَتھ ساٗری

ہے دوہَس اوس سہٕ زبردست پریشان تہٕ ییلہِ شام سپُد سہٕ ژاو کُٹھس منز تہٕ کوٗرُن دروازَس أنٛدرِ کٕی قُلف۔ زنانہٕ پٕز ارییَس کینٛژوس کالس تہٕ پتہٕ سوٗزُنس ناد۔ مگر أمی سوٗزُس جواب زِ بہٕ چھس نہٕ اَزٕ ٹھیک لہٰذا دِیٚم معافی۔ خأر چھیکرس تہٕ پھوٗ اَمِس تَس نِش گرٛھُن "مےٚ چھُہٕ ژےٚ دِنہٕ خأطرٕ کہنٛہ تہٕ" تَمی ہنٛدِ لولہٕ ہُو بوٗ أرِ کرنس پیٹھ وۄنُس أمی۔ "مےٚ چھُہٕ پتہٕ زِ یہِ کیاہ سپُد زِ مےٚ چھُہٕ کہنٛہ تہٕ پٔنٛسہٕ۔ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ژےٚ پٔنٛن مصیبت سمجھأوِتھ ہیٚ۔ اَتھ معاملس پیٹھ چھُ مےٚ اَز تِیٚتھ غم زِ بہٕ چھس نہٕ قدم تہٕ کڈِتھ ہیکان۔"

زنانہِ وۄنُس "مےٚ تہٕ چھُ افسوٗس۔ مگر اَتھ ہیکَو نہٕ کہنٛہ تہِ کٔرِتھ۔ وۄلِ گو ژےٚ دِتھ مےٚ یُتھ اَتھہٕ وۄتھہ ترٛأوِتھ لہٰذا اچھس بہٕ ژےٚ قتل کرنس متعلق پٔنٛن شرط واپس نِوان تہٕ ژٕ چھُستھ بہٕ آزاد کران۔ نیر تہٕ مےٚ ہأوِ زبنہٕ وۄنی توٗت تأنی بُتھ یوٗت تأنی نہٕ ژٕ زیادے امیر بنکھ" سعیدَن کوٗرُس شُکریہِ تہٕ دڑاو۔

"افسوٗس، ہزار افسوٗس" سہٕ رٕوٗدونان ییلہِ سہٕ باغہٕ بٔرٕس نیبر دڑاو۔ "ہأے مےٚ کیاہ زِ ماننیا ونہٕ بأے سُند سہٕ عاجزی سان زارٕ پارٕ تہٕ بہٕ کیاہ زِ دڑایاس ییمہٕ وَتہٕ! وۄنی رَکھتہٕ کنٛہِ پھیرَن مییٚأنی قدم واپس وۄنی پرٛزٕ مےٚ سیوٗدے برٛونٛہہ گُن پکُن تہٕ وۄچھَن زِ مےٚ کوٗت ہِ اتناوِ پٔنٛن تقدیر۔"

سہٕ دراو اکہِ جنگلہٕ منٛزی تہٕ اکہِ بڈ مأدلنہٕ کنٛز تہٕ یام سہٕ اَمہِ مأدلنہٕ منٛز نیرُن ہیوٚتُن تہٕ تِمس سمکھ ترٛےٚ نفریم پانہٕ وأنی اَکھا۔ کس تہٕ تیز کلامی أسی کران تہٕ بہٕ اوس تِم ژور چیز پانہٕ وأنی بأگراونہٕ پیٚنٛس پیٹھ سپدان یہنٛدی آغہٕ یعنی اُکی فقیرَن

یمَن دِتی ہتہٕ أسی تہٕ یُس پانہٕ اَمہِ بڑ ونہٕ نہے پہن گزریومُت اوس۔

''توٚہی کیاز ِ یتھہٕ کنٕہ پانہٕ وأنٕی ژُوان'' أمی پرٛژھکھ ''تلہٕ ساسے ہأوِیم چیز''

یموتہٕ یونفرو یمَن پانہٕ وأنٕی نیاے اوس مٕرہ رأوی پٹنٕی بوقچہِ تہٕ تہٕ ژرٛ ووٗ کھ أمس

بڑونہہ کُن اَکھ بُدرِ پیٹھ، اَکھ تھال، اَکھ سورمہٕ دأنی تہٕ بییہِ اَکھ ژھوٚٹمت پرٛدون

خرقہٕ۔

''ٹھیک'' اسناہ کٔرِتھ ووٗتھکھ سعید ''مگر یم چیز چھِنہٕ ییٚتی قیمتی باسان زِ توٚہی

ژُوِیمَن پیٹھ''۔ تمو دِیُس جواب ''ژٕے چھی نہٕ یمَن ہُنٛد مول پتاہ۔ بوز، یَتھ بُدرِ

پیٹھس پیٹھ یُس اَکھا تہٕ بیہہِ یہِ ہیکہِ تَس کُنہٕ تہٕ جایہِ واتناوِتھ چاہے سو جاے کوتاہ تہٕ

دوٗر آسہِ یا یوت واتُن ممکن تہٕ آسہِ نہٕ۔ یہِ تھال واتناوِ پننہٕ نس مأ لکس ہر ساعتہٕ

پرٛ یتھ قسمک کھین۔ یہِ سورمہٕ چھُ أچھن لاگنٕے یوت تہٕ سُہ نفر ییہِ نہٕ کأنٕسی بوزنہٕ

ییٚلہِ زَن سُہ پانہٕ پرٛ یتھ کینہہ تہٕ پرٛ یتھ کأنٕسہِ وُچھِتھ ہیکہِ تہٕ یَتھ پرٛ أنس پلوس چھِ

ژور چنٛدِ۔ اکہِ چنٛدِ منٛز نیرن ییٚتی پنٕسہٕ ییٚتی انسانس ضرورت آسَن، بییہِ منٛز نیر رو پھ

بییہِ منٛز سون تہٕ بییہِ منٛز لال جوأہر''۔

''سبٹھاہ دلچسپ! سبٹھاہ قیمتی'' ییٚلہِ یمو نفرو یہِ وضاحت کٔر تہٕ ووٗ نکھ

سعیدن ''ژھوٚٹرأ وِ توٚہی ووٗنی لڑأ ے۔ بہٕ وَنو توٚہی کیاہ کٔرِو۔ یِتھی مہِ چیز چ مَتہٕ ہے

توٚ پریشأنی۔ سُہ دِیوِ مے۔ ژٕ رٹھ بُدرِ پیٹھ، ژٕ تھال، تہٕ ژٕ رَٹھتہٕ سورمہٕ ڈٔبی۔''

''نہ، ہرگز نہٕ'' تمو دِیُس جواب ''یہِ ہکونہٕ أسی زنہے کٔرِتھ تِکیاز ِ اَسہِ چھُ قسم

کھیوٚمُت ز ِ یمو منٛز ترٛاوو نہٕ أسی کانٛہہ تہٕ چیز۔ أتھی شرطس پیٹھ چھِ یم اَسہِ بَن

(مطلب فقیرن) دِتی مِتی۔ نیر ژ اُسی گرو پانٔے اَسہِ چھِنٔ اَکے وۄمید زِ اَسہِ منٛز مر جلدِ ے اَکھاتہٕ پتہٕ گژھہِ نہٕ اَسہِ یمَن چیزن حصہِ گرُن مُشکل۔ ژور چیزن ہکَن سہل پاٗٹھی دۄن منٛز بأگرنہٕ یتھ۔"

"مگر اَتھ گتھ چھُ کأنسہِ ہِنٛدِس مرنَس پرٛارُن" سعیدن وۄ نکھ۔ "تو ہہِ وُچھتھ چھُ سیٛودباسان زِ تو ہی سأری کٔڈِ وداریہہ وأتُس۔ میٛون مشورِ چھو توہی گرو وُنی فأصلہِ۔ توہہِ منٛز ینیہِ اَکھاز چیز تہٕ باقے زٕ نن اَکھاَکھ چیز۔ وُچھو یورگن۔ توہی مأنٔی ولیہِ؟ ئہ لایکھ یم ژٔرے تیٛر تیوٗت دۄٗر یوٗت ئہ ہیکہِ۔ اَکھ تیٛر لایہِ ئہ پانس بڑ وٗٹھی کنٛی۔ بیاکھ یپأری تہٕ بیاکھ ہُپأری۔ تتھُے ئہ توہہِ اشارِ دِمو توہہِ منٛز دۄرِ پڑ بتھ کانٛہہ أکس أکس تیٛرس۔ ژ دور تتھ یُس ئہ بڑ وٗٹھ گن لایہ تہٕ ژ تتھ یُس ئہ یپأری لایہِ تہٕ ژٔےتتھ ہوِس یُس ئہ ہُپأری لایہِ۔ تہٕ یُس نفر سارِوٕے بڑ وٗنہہ تیٛر ہیتھ واپس واتہِ سہٕ ینیہِ زٕ چیز۔"

تمَو وۄنُس "مُجر اہ" لہٰذا الاے سعیدن تیٛر تہٕ تم دژاے۔ تم اُسی دَوان تہٕ سعید تُلی تَن تھال، سورمہٕ دأنی تہٕ پڑون ژھیٚو نمت خرقہٕ تہٕ بیٛوٗٹھ بُدرِ پیٚٹھس پیٚٹھ تہٕ گرِن تتھ جایہِ وانٛج خأہش یوٗت نہٕ یم ژٔرے وأتتھے ہیکہِ ہَن تہٕ فورَن سپُد سہٕ غأب۔

ییلہِ یم ژٔرے نفر تیٛر ہیتھ واپس وأتی تہٕ تم سپدی یہِ ازأنی نفرتہٕ پتٔی یم موٗللی چیز لتہِ نہٕ ڈیٛشتھ سبٹھاہ مویوس۔ تمَو لوگ پنہٕ نِس تقدیٖرس پیٚٹھ وَدُن تہٕ ماتم گرُن۔ تمَو وۄن زِ "سون رہبر سپُد اَسہِ ناراض تِکیازِ اَسہِ لأج لڑأے تہٕ تو ے آو سہٕ یہِ نفر

لا ۔گتھ تہٕ نیوٗن سون یہِ خزانہٕ ۔''

سعید اوس تمہِ جایہِ نِشہِ سبٹھاہ دوٗر روو تمت ییٚتہِ اُمی ترٛے ژٕنی ترٛ اُوی ۔ییٚلہِ تمی تھالہٕ ذٔریعہِ پرٛ بتھ قسمہٕ کہِ کھنہٕ ستی پان سیر کوٚر تَس پییہِ سوٚنٛ خوٗبصورت زنانہٕ یاد تہٕ یوٚژھُن تَس دُبارٕ سمکھُن لہٰذا اپٕنی یمہِ چیز بٔدرِ پیٹھس پٔتھ تھاُوِتھ بیوٗٹھ سُہ پانہٕ تہٕ اَتھ پٔتھ تہٕ جلدٕ ے ووت سُہ تتھ سونہٕ تہٕ روپہِ کہِ عالیشان مکانہٕ ۔کس چھِش پٔتھ ۔اَتہِ تھوو گوڑٕ اُمی پنُن خزانہٕ چھوٚپرٛاُوِتھ تہٕ پتہٕ ووٗتھ تمو ہیرِ وٕکنی بوٚن یمہِ صحنس تاز واتان آسہٕ ۔اَتہِ دُچھ اُمی داے تہٕ اُمس ووٗنُن زِژٕ وَن پنہٕ مالکنہِ میانہِ ہینگ ۔

ییٚلہِ اَمہِ خوٗبصورت زنانہِ یہِ دُچھ تَس توٚر فکرِ زِ اُمی چھےٚ ییٚہِ کیٛتہٕ روپیہِ اَنہِ مرٕ ۔لہٰذا کوٚرنس زبردست استقبال تہٕ دِیُتنس سبٹھےٚ زیادٕ عزت تہٕ پرٛژھنس تمہِ سارے سفرُک حال یُس تمی اُمس نِشہِ نیرنہٕ پتہٕ کوٚر مُت اوس۔

''ہٕ اوسُس چانہِ خاطرٕ بییہِ روپہِ اَنہٕ خاطرٕ پَنہٕ نِس مُلکس گوٚمُت''اُمی ووٗنُس ''ہٕ ہیوٚکُس نہٕ ژٕے نِشہِ دوٗر روٗزِتھ۔''

یہِ اوس سُہ سوٗرے اپٕزٕ ے ونان مگر یہِ اوس نہٕ یژھان زِ اُمس زنانہِ کیٛاہ گژھ یہِ پےٚ لگُن زِیٕہ کتہِ چھُس یہِ دولت انان ۔سُہ اوس پرٛ بتھ دوہ پرٛاُنس ژھیٚنی ہتِس جندس نِش واتان تہٕ آسُس تیٚژٕ روپیہِ میلان ییٚژٕ حاجت آسہٕ آسان۔

ہتھٕ کنی روٗ دی رتبس کھنڈس تیتھےٚ پاُٹھی خوٚشی سان دوہ گوٗران یوٚت تانی سعیدس یہِ ہیوٚتُن باسُن زِمےٚ چھِ گوٚس ۔اکہِ پھیرِ باسیاو تَس ہیرِ کھسہٕ دُن پٔتی کنی یہےٚ فُٹ بال ہش تہٕ بییہِ وِزِ باسیہِ تَس پشَس پٔتھ کہنز تانی ژھاے ہش ۔لہٰذا کوٚر

أمی چھتہٕ ہے پیٹھ شۄنکنک فاصلہٕ تہٕ وۄنُن اَمس زنانہِ "میأنی ٹاٹھی ۔ مےٚ چھُ اَز نمبر
کُن چھتس پیٹھ شۄنکنک ارادٕ ۔ پگہ ژٕ تہٕ" تمہِ مونُس تہٕ تم شۄنگی وارِیہَن رأژن
ہُنس چھتس پیٹھے یکوٹہٕ یۄت تانی سعیدس وارے شک رۄدگنان ۔ تمۍ سۄنچ پانسے ستۍ
"ہرگاہ زَن یہِ خرقہٕ تہٕ یم باقے چیز مےٚ ژۄرِنیکھ بہٕ کیاہ کرٕ پَتہٕ؟ بہٕ نیرٕ أزی راتھ کیتھ
بیٚیتہٕ تہٕ یہِ زنانہٕ پانس ستۍ ہنٛج کرکۄشش ۔"
تمہِ رأژ ژیٚیلہِ تم چھتس پیٹھ کھۄتۍ تہٕ أمی ہووأمس بُد رپیٹھ تہٕ دۄپنس پگہ
بیٚہہ مےٚ ستۍ اَتھ پیٹھ تمہِ کۄریی تہٕ سعیدَن کرخاہش زِ أسی گژھو تۄت واتۍ بیٚیتہِ تہٕ
بیٚیہٕ کانہہ آسہِ تہٕ یمہٕ وأتی اے ساعتہٕ أکس خوبصورت زۄِس منٛز بیٚیتہِ نہٕ کانہہ اَکھا
روزان اوس ۔
"میأنی ٹاٹھی ۔ بیٚیتہِ روزوأسی یکجا" بُد رپیٹھ رُکتھ وۄن أمی اَمس زنانہِ ۔
تمہِ وۄنُس درجواب "یہِ چانی مرضی تی چھےٚ میأنی تہٕ ۔ یۄت تانی بہٕ ژےٚ ستۍ
چھس تۄت چھنہٕ مےٚ کانہہ پرواے ۔"
یہِ کلامہٕ بۄزِتھ سیدٕ سعید سبٹھاہ خوش تِکیازِ تَس اوس باسان زِ سو چھےٚ یہِ دِلہٕ
ونان ۔ وارٕ وارٕ وۄل سہٕ تتھہٕ پأٹھی اَمہِ پتہٕ ملیہِ زِ أمی وُنی اَمس پتہٕ خزانکی ساری سِر ۔
تمہِ پرٕژھُس "ژےٚ رکتھہٕ کنی چھی پزٕ بتھ دوہہ یتھ عالی شان کھمن
میلان ۔"
أمی وۄنُس "خدا صأب چھم سوزان ۔ مےٚ چھُ صرف یہِ تھال آسان کڈُن
تہٕ خاہش کرٕنی تہٕ یُس کھمن مےٚ یۄ ژھمُت آسہِ سُہ چھُ امی وِزِ واتان ۔"

تَمہِ پرٛژھُس ''یتھ غارآبادزٕوِس پیٹھ کتہِ چھُکھ ژٕ روپیہ انان۔''

تَمہِ وۄنُس ''یہِ بدر پیٹھ ۔کتھہٕ کنۍ چھُ اَسہِ ہَوہَس منٛز تُلتھ نِوان زنتہٕ یہ

جاناوارچھُ آسان۔''

جواب وۄننس ''یہِ ۔کتھہٕ کنۍ چھُ یہ کرِتھ ہبکان تتھ ہکبے نہٕ بہٕ وضاحت

کرِتھ۔مےٚ یہِ کینژھا پتاہ چھُ سُہ چھُ یہِ زِ بہٕ چھُس صرف اَتھ پیٹھ بیہان تہٕ چھُس

کُن واتنچ خاہش کران تہٕ بہٕ چھُس فل فورتتھ جایہِ واتان یوٚت بہٕ واتُن چھُس

یژھان۔مگر ییٚہ تہِ چھُ بیا کھ چیز ایُس نہٕ ژےٚ وُنہِ وُچھتھے۔مےٚ چھُ اَکھ سورمہ ہنا

یُس اگر کانٛسہِ اَچھن لاگنہٕ ییہِ تَس ہیکہِ نہٕ کانٛہہ وُچھِتھ ییلہِ زَن سُہ نفریانہٕ تہٕ سالم

وُچھِتھ ہیکہِ یہ زَن سپدان آسہِ۔''

''میانہِ ٹاٹھہِ۔بہٕ کرٛاہ خوش گیَس زِ ژےٚ وۄنُتھ مےٚ یِمَن قیمتی چیزن ہُنٛد''

تَمہِ وۄنُس ''اَسی کِتیاہ امیر چھِ تہٕ بہٕ کرٛاہ خوش قسمت چھُس زِ مےٚ چھُکھ ژٕ!ژےٚ

کیاٛ زِ وۄنتھ نہٕ مےٚ برٛونٛہہ پتنہِ امہِ خوش قیمتی ہُنٛد؟ وۄنۍ چھنہٕ مےٚ واپس پَتَن گرِ گوٚژھنٕچ

کانٛہہ خاہش۔''

پُزۍ۔کنۍ آسہ یِمہ ییچھہِ گژھہٕ یِمہٕ سعید نبن کنن منٛز زنتہٕ ماچھ وَژھہٕ مگر یِمہٕ آسہ

ژکہِ ٹلی۔اُمِس زنانہِ ہُنٛد مقصداوس زِ سو کرِ ہے اُمِس پانس متعلق پرٛ بتھ قسمہٕ کہِ

شکہِ نِشہِ آزاد۔تَس اوسنہٕ سُہ زنہے ٹوٚٹھ تہٕ زنہے اَسنہٕ تَس ہتی روزُن یژھان۔اَتھ

برعکس اُس سونَل دِتھ اُمِس خاکس پیٹھ واتناونہٕ پتہٕ مارُن یژھان۔اَمہِ پتہٕ روزسو یم

ژوشوَ ےموٗللی چیز حاصِل کرنہٕ خاطرِ کوٗشش کران۔تِمس پیوٚ نہٕ یہ موقعہٕ پرٛاونس

زیادٕ وقتس پڑ ارن۔ اکہِ دوہہ صُبحٲے ییٚلہِ تم یکووٹہٕ سۆ درٕ بُٹھی بُٹھی پکان اُسی تہٕ تمہِ بأوسرٕ ان کرنٕچ خاہش تہٕ وۄنُن سعیدس زِژٕ وَس گوڈٕ آبَس منزٕ تہٕ وُچھ یہِ کُؤتاہ سۆن چھُ۔ تمی کۆریٚ تہٕ سہ ییٚلہِ اورٕ یورٕ ژھاٹھ اوس وایان تمہِ تُل تھال، سورمہٕ دأنی تہٕ جندٕ پلو تہٕ دَوان دوان بُدرٕ پیٹھس نِش وأتتھ پیٹھ اَتھ پیٹھ تہٕ گرِن واپس پنہٕ نِس عالیشان گرِس منز وانٕچ خاہش۔

بچأرِس سعیدس تۆر فکرِ زِ تَس کیٚتھ فریبا آو دِنہٕ۔ تنتھہِ نۆن، ترٕ ہۆت تہٕ بوچھہِ ہۆت رؤ دسہ زُوِس پیٹھ اورٕ یور دوان تہٕ پنہٕ نِس قِسمتس پیٹھ ماتم کران۔ یانی شام ہیوٚتُن سپدن تمی ہیوٚت سوچُن زِ یہِ کیٚاہ کرِ راتَس۔ یۆ دوے تَس نہ کھٔن تہٕ نہ پکو أسی تہٕ کرِتھ تہٕ پزٕ تَس ژھتِہ نِشہِ بچنہٕ خاطرٕ ژھپٚن جاے ژھانڈٕنی۔ بلکہ کمن تہٕ صُبحس بأگی تمِس کانہہ جہازٕ نظرِ گژھہِ۔ یتھہٕ کنی دِیُت تمی پأنی پانس تسلی۔ ؤلی ؤلی لاجہِ تمی گُلبن لنجہِ پھٹرٕ اونہٕ تہٕ سہ ییٚلہِ یہِ کران اوس تمی سُند توجہ گوو تربن جاناوارن کُن یم تربن اَلگ الگ گُلبن پیٹھ بہتھ أسی تہٕ اَکھ اَکِس اَسی سبٹھے شوقہٕ سان جواب دِوان۔ تَس تۆر فِکرِ زِ یم کتھ متعلق چھِ گَتھہِ کران۔

أکی جاناوارَن وۄن ''میأنِس گُلس چھے سبٹھاہ بڈٕ خأصیت۔ ہرگاہ کانہہ نفر یَتھ دبل ٹُلہِ تہٕ اَتھ پۆرٕ پأٹھی گہتھ پیند ہش بناوِ۔ یہِ پیند ہیکہِ گلہٕ دوڈٕ لراونہٕ خاطرٕ بڈٕ فأیدٕ مند أستھ۔ گلہٕ دأدی لدس چھُ صرف اَتھ مُشک ہیوٚن تہٕ فورَن ژلبس گلہٕ دود۔

دۆیم جاناوارن وۄن ''سبٹھاہ جان، سبٹھاہ جان۔ مگر میوٚن تہٕ بوز۔ میوٚن گُل چھُ چانہٕ نِشہِ زیادٕ مولُل تہٕ ہرگاہ کانہہ شخص یَتھ دبل ٹُلہِ، یَتھ گہہِ تہٕ پیٚتہٕ سہ امہِ کمن

پَنہٕ وُٹھرَن ہِنٛدِس رَسٕس ءستی رلاوِتھ اَتھ پیٚنٛد ہٕش بناوِ۔ اَتھ آسہِ طلسماتی اثر تِکیازِ یُس تہِ نفرا اَتھ مُشکلک ہیٚیہِ تَس بنہِ خر۔"

ترٛییم جاناوارَن وۄن "پزٕ کنٕ چھُ یہِ تعجبس لایق مگر تیوٛت تنبہٕ یوٛت یہِ گُل چھُ یَتھ پیٹھ بٔ ہتھ چھُس۔ ہرگاہ کانٛہہ شخص ییٚمہِ گُلہٕ کِس دبلس تہِ لی گرِ تہٕ پَتہٕ سُہ تِمس یا کانٛسہِ تہِ جانورَس اَتھ مُشک ہیاوِ سُہ جانور بنہٕ تِمی وِزِ انسان۔"

سعیدن سَمُجھ پۄرٕ پاٹھی جاناوارن ہُنٛد وَنُن۔ تِمی ہیوٚک یہِ اِو کنٕ گرِتھ تِکیازِ اُمی اوس اکہِ وَقتہٕ سونہٕ جاناوار سُنٛد گلہٕ ننمگلو وُمت۔ سُہ سَپُد ییٚمہِ رٕژٕ گتھہٕ بوٚزِتھ سیٹھاہ خوش۔ یہِ ترِسیوٚ دُے فِکرِ زِ تِمی بناوِ اَمی ساعتہٕ ییٚمو گُلو پیٹھہٕ ترٛشہ ہے ترٛے پیٚنٛدٕ یہِ زَن جاناوارو وۄنمُت اوس۔ تِمی تھوویمن حبسہٕ سانِ نِشانہٕ یُتھ زَن تِمس مُشتھ گڑھہٕ ہے نہٕ زِ کوسہٕ کیاہ چھےٚ۔ پَتہٕ شوٚنگ تہٕ پیٚیس نِنٛدٕر۔ صُبحس بأگ وۄتھ سُہ سیٹھاہ وُدأسۍ دِلہٕ "وائے خدایہِ، مےٚ بچاوتہٕ، مےٚ رٔچھتہٕ!" تِمی دِژٕ کربکہٕ تہٕ تِمی سُنٛد یہِ وَنُن سَپُد قبوٗل۔ اَکھ بوٚڈ جاناوارا آو وُڈان توٚتےٚ ییٚتہٕ یہِ اوس تہٕ کھوٚژ نووُن یہِ تتھہٕ پاٹھی زِ یہِ گووپنٕنہِ حفاظتہٕ خأطرٕ دوان دوران اکِس بجہِ گُلی ددرِمژ۔ مگر یہِ جاناوارژٕ ول نہٕ ٹلی کہِ رۄ دانٛدٕ انٛدٕ گتھ دِوان تہٕ پھری پھری سعیدس کُن شوقہٕ ہوٚت وُچھان۔

سعیدَن سوٚنٛچ "اُمِس جاناوارس کیاہ چھُ کرُن مقصد؟ یہِ چھامےٚ کھیوٚن یژھان؟"

سُہ ییٚلہِ لی اوس سوچان یہِ جاناوارو وۄتھ گُلی ددرِ بڑٕ وٕنٛٹھہٕ گنہِ پتھر تہٕ چھُ اُمِس کُن وُچھان تہٕ لوگُن وَنُن "اَکھ نفرا چھُ یَتھ زوٚسِ پیٹھ آمُت۔ سُہ چھُ سیٹھاہ مصیبتس منٛز تہٕ ہرگاہ نہٕ سُہ میأنٛی گتھ بوزِ تیٚلہِ مرِ سُہ۔ مےٚ چھےٚ اُمی ہٕنٛز سیٹھاہ پریشانی۔ تِمس

ہے میوٚن وَنٕن فِکرِ تٕرِ ہے تہٕ مےٚ زنگہِ تھٲچھ گر ہے! ئہ وُچھہِ ہانٛسہ ہتھ گنہٕ تتھٕ جایہِ یوسہٕ زیادٕ آبادآسہِ ہے۔"

سعیدَن سمجھ اُمی ہنٛزِ یہ کتھ وارٕ پٲٹھۍ تہٕ یہِ ہاوُنہٕ خاطرٕ زِ مےٚ سَمجھ گٲمٕ پننہٕ بو دوبٕ یوا تھوسٕ ستی اُمِس جاناوارہنٛزِ زنگہِ اُکِس تھچھ۔ فورن مۄراوِ اُمی بڈٕ جاناوارن پننہِ پکھہٕ تہٕ گووُ ڈٕتھ۔ یہِ پوٚک میلہِ وادٕ یوٚت تانی یہِ اُکِس مشہوٗر شہرس منٛز ووت۔ اَتہِ تٕرٕ ووٚ اُمی سعید تہٕ گووغاب۔ اُمِس جاناوارس وُچھتھ سَنٛے ژٕلی ژٕلی اَتکۍ وارِیہہ بُسکین اَتہِ اَنٛدی اَنٛدی تہٕ لٲگِکھ اُمِس وارِیہہ سوال پرٛژھنۍ "ژٕ کتھہٕ پٲٹھۍ ووتکھ یَتھ حالس؟ ژٕ ےٚ کیاہ چھُی ناو؟ ژٕ ےٚ کتہِ چھُی گرٕ؟ یِمَن سارنٕے سوالَن دِیُت سعیدَن پوٗرٕ پوٗرٕ جواب تہٕ کٕمی یہِ کینژھا ووٚن تہٕ بوٗزِتھ آو تِمَن اُمی سُنٛد سبٹھاہ عار تہٕ تِمو اوٚن اُمِس کھسمَن تہٕ پکو بینہٕ ووٚنہٕس زِ یوٚت تانی ژٕ بٕڑ وٕنٛٹھ گٕن کینٛہہ کرنک سوچکھ توت تانی روزٲسہِ نِش۔

اُمی ہنٛدِ اورواتنہٕ پتہٕ کینژٕ دوٚہ کٕ سٕپد یہِ زِ اَمہِ مُلکہٕ کِس بادشاہ ہنٛز کوٗر پیٛیہ بیمار تہٕ تَس کوٗرُن زبردست گلہٕ دود۔ شہرٕ کی سأری حکیم آے محل خانہٕ بلاونہٕ تہٕ کوٗرُکھ اُمِس علاج مگر امیک دژاونہٕ کُنہٕ تہِ فأیدا۔ یہِ ووٚکھہِ گلہٕ دودرۄٚ دجأری۔ چھیکرٕس باسیاو بادشاہٕس زِ یہِ گژھہِ نہٕ مَرٕنی لہذا کرنووُن اَتھ متعلق پننہِ مُلکہِ کین سارنٕے لوٗکَن اَتھ متعلق یہِ اعلان:

ہرگاہ کانٛہہ نفر شہزادِ ٹھیک ہیکہِ کٔرِتھ تٔمِس پیہِ اُمی ہے ستی کھاندر کرنہٕ تہٕ بینہِ ییس نصف سلطنت دِنہٕ۔

سعید گو ویہِ گَتھ بۆزِتھ خوش۔ تٔمۍ وُچھ وۆنۍ پانس برٛونٛہہ کُن سو وَتھ یۆ
عزت، سبٹھاہ طاقت تہٕ شان وشوکت اوس۔ تٔمۍ تُلۍ ژٔلی ژٔلی پٔننۍ قدم محل خانس کُن تہٕ
اَمہِ کِس دروازَس پیٹھ موجوٗد نفرس وۆنُن زِ ژٕ دِ بادشاہَس یہِ اطلاع زِ اَکھ نفر چھ
آمُت یُس شہزادِہُنٛد گلہٕ دوٗد بلراوِتھ ہیکہِ۔

بادشاہَن ییٚلہِ یہِ شیٚچھ بۆزِ تہٕ تٔمۍ وۆن "سُہ نفر سۆزِیوٗن مے نِش۔" سعیدا
تہٕ بادشاہَن وۆنُس "ہے شخصا ژٕ ہیکہٕ کھامیانہِ کورِہنٛدِس گلہٕ داٖدِس علاج کٔرِتھ؟ میانہِ
مُلکہٕ کیو وارِیہو حکیمو کٔر اَمِس بلراونچ کوٗشش مگر افسوٗس، تِتھ دژ اوہنہٕ کانٛہہ ترا۔ ژٕ
کیاہ وومید چھے زِ ژٕ ہیککھ تِہنٛدِ کھوتہٕ کیٛنٛہہ بہتر کٔرِتھ۔"

سعیدَن دِتُس جواب "عالی جاہ، سبٹھاہ وومید چھم۔ توٚہی اَنٛتاوِی تون شہزادی
تہٕ پانٛژن منٹن اندر آسہِ سو ٹھیکھ"

بادشاہَن وۆنُس جوشہِ ہۆت "خدا بۆزِن" تہٕ کوٗرن کورِ آلو۔

شہزادی آیہِ۔ سو اُس سخت پٔژھی اَے تہٕ وٲے کران تہٕ سو اُس سبٹھے
کمزور تہٕ ژھیتہٕ گمژ باسان۔

سعیدَن پلناوِ تَس کُن پہۍ مَتہِ گُلی دِہِچ سو پیٚنٛڈ۔ یَتھ متعلق جاناوارَن وۆنمت
اوس زِ یہِ چھے گلہٕ داٖدِس علاج تہٕ وۆننس "ہے یَتھ مُشک" شہزادِ کورِیی تہٕ گیہِ فورن
ٹھیک۔ بادشاہ تہٕ شہزادی تہٕ بیٚیہِ تم ساری یم اَتہِ موجوٗد آسی سپدی سبٹھاہ حٲران۔
بادشاہن کور معلوٗم زِ سعید کُس اوس، سُہ کتہِ پیٹھ چھ آمُت، سُہ کیاہ نِچھ آتھ شہرس منز
تہٕ تٔمۍ ییٚلہِ یہِ سارے کہانی بۆز تٔمِس گیہِ اَمِس متعلق زبردست دلچسپی پاٖدٕ یُتھ زِ تٔمۍ اَمہ

ساعتہٕ حُکم دِیُت زِ أمی ہِنٛدِ محل خانس منٛز روزنہٕ خاطرٕ گژھَن گمرٕ بناونہٕ ینٛی۔ کیٚنٛہہ کالہٕ پتہٕ کوٚرُتمی پننہٕ کورِ أمِس ستی کھاندر تہٕ داجہٕ رٕنٛگی دِژنس پنٛنٕ نصف سلطنت وۄن گوو اصلی اوس سعیدے وۄنی سأری ہے پیٹھ حکوٗمت کران تکیازِ بادشاہ اوس وۄنی بُڈ یومُت تہٕ سُہ اوس وۄنی اندٕ ہنٛدِ عوأمی زندگیہٕ نِشہٕ دستبردار سپدُن یژھان۔

أتھ عزت مندی تہٕ خوشحألیہٕ منٛز تہٕ گیہٕ نہٕ سعیدس سونٛہ بصورت زنانہٕ مُشتھ یمہٕ تَس ستی یوٗت غلط اوس کوٚر مُت۔ سُہ اوس تَس انتقام ہیوٚن یژھان تہٕ أخرس گووُتمی سُنٛد یہٕ انتقام ہنٛک جذبہٕ تیوٗت تَس سٕری پیٹھی زِ سُہ گوو پننِس ہیٚہرٕ بابس نِشہٕ تہٕ وۄننس مےٚ دِیتہٕ اجازت زِبہٕ گژھہٕ ہا تمَن ڈاکوہَن ہنٛز کرنہٕ یموٚ مےٚ اور ینٛس دوران سورُے جاید ادلوٗٹہٕ نیوٚ۔ گوڈٕ لاجاو بادشاہَن أمِس اجازت دِنٛس دوٗرُ ے مگر سعیدنہٕ پتہٕ روزنہٕ کٕنی گوو سُہ أخر أمِس اجازت دِنٛس پیٹھ مجبوٗر۔

سعید دژاو موٚ ہنٛوبن وغأرن منٛز بُڈ جماتھ تہٕ یوٚ ڈ خزانا ہتھ تہٕ دژاو سیوٚ دُے تِمِس زنانہٕ ہنٛدِس گرٕس کُن یمہٕ أمِس دھوکہٕ اوس دِیتمُت۔ تِمِس سمکِتھ وۄنس أمی ''میأنی ٹأٹھی۔ بہٕ کوٚتاہ اوس سے ژٕے کانٛچھان؟ ژٕے کیازِ ترٛووتھس بہٕ تِتھہٕ پأٹھی مرنہٕ خاطرٕ؟ ہرگاہ نہٕ خداصأبس مےٚ پیٹھ عار پیہٕ ہے تیلہٕ گژھہٕ آسہٕ بہٕ وۄنی کبس یتیٚنتھ۔''

زنانہٕ دِنٛس جواب ''یہٕ گوو میأنہٕ ذٕسی یوٚ ڈ گوناہ۔ بہٕ أسٕس بیٚقل تہٕ کھوٗژ منٛز تہٕ کوٚرُم تہٕ کیٚنٛژھاہ۔ یتھ پیٹھ بہٕ وۄنی سخت پشتاوان چھس۔ بہٕ چھسے ژٕے التجا کران مےٚ دِمعأفی'' زنانہٕ وۄنی یِم لفظ تھرٕ تھرِ لدٕ پأٹھی تکیازِ سو کھوٗژ أمِس۔ تمہٕ سوٗنٛچ

پانہٕ ہے ءستیٚ "بہٕ پچیس وٕنیس تانی دوپیہ پھرِ مگر وۄنی چھا پتاہ یہِ کیاہ کرِ مےٚ ءستیٚ؟"

اکہِ شبہٕ ییٚلہِ سوشونگتھ اُس سعیدَن تٕج سوپنٕد یتھ یہِ خاصیت اُس زِاَمہ ءستیٚ اوس اِنسان خر بنان تہٕ نٕین یہِ اٗمس زنانہٕ ہٕنٛزِ نستہٕ کُن۔ امی وِزِ بدلیاوٲمی سُنٛد بُتھ تہٕ سورُے جسم ہٕنہٕ ہٕنہٕ خرٕ سنٛدِس بُتھس تہٕ جِسمس منٛز تہٕ یانی یہِ سَپُد سوٗ ژھتھوٗ دتہٕ لاجن خرٹانگہٕ دِنہٕ۔ سعید گوو یہِ وُچھتھ تہٕ بوٗ زِتھ خوش۔ تٔمی اوس پٔتِن بدلہٕ پوٗرٕ کوٗ رمُت۔ تٔمی لَبہِ مکانچہِ سارے کُنٛزٕ تہٕ مُژراٗوِن اَتکی سارٕی کمرٕ، المارِ تہٕ صندوقہٕ۔ تم ژورمولٕلی چیز تہٕ لُبِن تہٕ بییٚہِ جاناوار سُنٛد گلہٕ تہٕ۔ یِم سارٕی بوٚ قچِن گنٛڈِتھ دِتن یِم پنہٕ نٕین نوکرَن تہٕ حکم دِیتنکھ زِ پگہہ صُبحس روٗزِ زونیرنہٕ خاطرٕ تیار۔ خرتہٕ کوٗ راٗمی یِہِنے حوالہٕ۔

بٕجہِ دایہِ ییٚلہِ سُہ دوٗیمہِ دوہہٕ سُلے نیران وُچھ تمہِ پرٕژھُس "ژٕ کیازِ دژاکھ یوٗت جلد؟"

اٗمی دِتُس جواب "چانہِ ماٗلکنہِ بییہِ مےٚ سارے روپیہ لوٗٹِتہٕ تہٕ ژٕ ج۔ وۄنی کمہِ خاطرٕ چھ مےٚ ییٚتہٕ روزُن؟"

دایہِ ووٗنُس "سوالے چھُنہٕ۔ یہِ آسہِ کانٛسہِ بدل نفرن کوٗ رمُت تہٕ وۄنی ہرگاہ میانہِ ماٗلکنے یِمہٕ روپیہ نٕیرِ اَسَن تیلہِ آسہِ یہِ تمہِ ژٕ ےٚ مخولہٕ ہنا کرنہٕ خاطرٕ کوٗ رمُت تہٕ ضروٗ ردِلی سو جلدٕ ے واپس۔ بہٕ چھسے گلہٕ گنٛڈان۔ ژٕ مہ نیر۔ میاٗنی ماٗلکنی ییٚلہِ واپس پییہِ تہٕ یہِ وُچھہِ زِ ژٕ چھکھ دژامُت سوسَپدِ سخت ناراض۔" اٗمی ووٗنس درجواب "مےٚ کیا تتھ ءستیٚ سے مےٚ چھُ نیرُن۔"

دُپہرس باٗ گی اوس سعید پٔتِن موکلاوِتھ اَکس خوبصورت لوکچہِ کولہِ نکھہٕ

أ کس بڈِس کُلِس تلہٕ کنہٕ ڈیر تڑ اُوِتھ۔ تِمۍ وۅن اَتھ ووٚدنہٕ أکس نوکرس "مےٚ اَنتہٕ ہُتھ تڑ لیش۔"

یہٕ نوکر دڑ اوتڑ لیش اَنہٕ زِ اُ کر گامہٕ وألۍ دِڑس کرٛنکھ "یہٕ تڑ لیش یِنہٕ پنہٕ نس مأ لکس دِکھ۔ یہٕ چھُ زہرِ قأتِل۔ چون مأ لک یا بییہٕ تہٕ کانٛہہ ہرگاہ اَمہِ منٛزٕ اَکھ دام تہٕ چینہٕ سہٕ بچہٕ نہٕ زیادٕ کالس۔ ژٕ کھس کولہِ ہیوٚر پٔھن تہٕ أتی میلی ژےٚ تڑیشہِ لایق آب۔" نوکرن کوٚرٕ یی۔

سعیدس اوسنہٕ پتاہ زِ اُمس کیازِ لوٚگ ژیر تورے کھوٚت تَس سخت شرارت تہٕ گووٕ بےٚ قرار۔ تِمۍ پرٕ ژھس "ژےٚ کیازِ لوٚگتھ یوٚت ژیر؟"

مےٚ وۅنُکھ زِ تِمہِ لڈ ےمہ اَن کولہِ منٛزٕ تڑ لیش یوسہٕ ژےٚ بڑ وٕنہہ کنہٕ چھے تِکیازِ یہٕ چھُ زہرِ یلہٕ۔ تورے گوس بہٕ کولہِ ہیوٚر رُکن ییٚتِتھ مےٚ وَننہٕ آوزِ اَتہٕ چھُ ٹھیک آب۔"

سعیدن وۅن حأرأنی سان "عجیب، یہٕ چھُ سیٹھے عجیب۔ ژٕ اَنُن کانٛہہ گأمی بلا وِتھ تہٕ پرٕ ژھس امیک وجہ۔"

وارِیہہ نفر اُ نکھ بُلاوِتھ مگر کانٛسہِ اُ کس توٚگ نہٕ یہٕ سمجھاوُن۔ یہٕ کینٛژھا گامہٕ کین پتاہ اوس سہٕ اوس یتہٕ زِ اکہِ خاص جایہِ پیوراوس کولہِ سیٹھاہ زہریلہٕ آب۔ لہٰذا دِیت سعیدن حُکم زِ اَتھ جایہِ کھنو وارِیہہ سرٚس تانی تہٕ کھأ لو سہٕ مولہٕ۔ تِمۍ اُنی گامہٕ منٛز کینٛہہ مزدٗرِ یہٕ کھننہٕ خأطرٕ تہٕ تِھأوِن یہٕ میٚژ خرس پتھ دوٗر کُن تہٕ تِتی دوٗ براُوِن۔ یتھہٕ کنہٕ گییہِ کول صاف تہٕ لوٗکھ گےٚ سیٹھاہ خوش۔

خرَن پرٛ ژھُس ''ژٕ کیاِ زِ چھکھ مےٚ یہِ ؤسی پاپہِ کاٗم کرناوان۔ یہِ اوسنا کاٗنی ژےٚ بناٗوتھُس ئہ جانور۔ یہِ گتھ تھوو تھٔم تقدیرس بیاِ کھےٚ لانٛج؟''

سعیدَن وۄنُس نہٕ یورٕ کہنی۔ پگہہ صُبحس دزٕ اوسہ بزٕ وۄنہہ کُن تہٕ توٚت تانی دِیُن نہٕ دَم یوٚت تانی نہ ہیہرٕ باپہٕ سندِس مُلکس منٛز ووت۔ییٚلہِ سُہ اوروت تہٕ شہرس منٛز سپدی زبردست شاٗدیانہٕ تکیاٚزِ سُہ اوس زبرپاٗٹھی راج کران تہٕ سبٹھاہ مقبوٗل اوس۔

اَمہِ پتہٕ کمےٚ کاٗلی ییٚلہِ تٔمی یہِ زون زِ مےٚ چھُ وۄنی تیٚوٚت عزت تہٕ طاقت زِ ئہ ہیکَن یہ بدخصلت مگر خوبصورت زنانہٕ ضرٛور کاپہِ رٛٹتھ تہٕ کوٚرُن اِرادٕ ئہ اَنَن وۄنی یہِ پننہِ اصلی شکلہِ منٛز۔ لہٰذا اِدٕ ژنُس بیاِ کھ پننٛد مُشک ہہنہٕ خاطرٕ تہٕ سوبنیہِ دُبارٕ خوٗبصورت زنانہٕ۔

تٔمہِ پرٛ ژھُس ''میاِنہِ ٹاٹھہِ۔ ژےٚ کیاِ زِ کوٚرُتھ مےٚ سٔتی یہِ؟''

اُمی دِتُس جواب ''تکیاٚ زِ ئہ اوس سَتھ ژٕ سبق یژھان ہیچھناوِنی۔ وۄنی تھاو میوٚن طاقت ذہنَس منٛز مےٚ خلاف کینٛہہ تہِ کرنٛچ کوٗشش چھےٚ فضوٗل۔ بیٚیہٕ دٕ چھ میوٚن لول تہِ۔ مےٚ چھُ ژےٚ خاطرٕ اَکھ مُناسب مکانہٕ بنوومُت۔ ژٕ روزِ تتی تہٕ یہِ کینٛژھا تہٕ ضرورت اُسی تہٕ تیٚی ژےٚ واتناونہٕ۔''

اَمہِ زنانہِ کوٚر یہِ قبوٗل تہٕ اَمہِ بیوٗرکُن روٗز پننہِ نِس اُمِس عاشقس وفادار۔

سعید تہٕ سیدُن دُبارٕ سمکھُن:

سعیدَن کُر اَمہِ پتہٕ پنُن لوٗگٹ بوےٚ لینٛچ پرٛ بتھ کانٛہہ کوٗشش۔ تٔمی سوٗزی پنٛز خبری دُنیاِ کِس پرٛ بتھ جھَس منٛز تہٕ کوٚرنگھ بڈِی انعامہِ دِنک وعدٕ ہرگاہ تٔمن کامیاٗبی

سَپدِ ۔ رِتہِ طالع ۔ کنہِ ووت یِموٚمنزٕ اَکھ خبری تَتھ مُلکس یتِہ سید حکومت اوس کران ۔ اَمی لوٚب سُہ یتھہٕ کنہِ ۔ اکہِ رأ ژھٕٹھر یاویہِ اَکس بے آسرٕ بجہِ ہنٛزِ پارِ منٛز یوسہٕ سید ہو خأرات رَٹن والیو منٛزٕ اَکھ اَس ۔

اَمی پرٛژھس (بجہِ) ''موجی ۔ ژٕ کتھہٕ پأٹھی چھکھ زِنٛدٕ روزان؟''

بجہِ وونُس درجواب ''اچھا ژٕ چھُکھ مےٚ یہِ پرٛژھُن یژھان زِ یہِ چھُس نہٕ کُنہِ کامہِ کارس لایق مگر سون بادشاہ چھُ سبٹھاہ رُت تہٕ عأدِل ۔ سُہ چھُ دوہدِش شہرس منٛز وارِہَن غریبَن ، بُڈٕ ن تہٕ بیمارَن خأرات بأگران ۔ ہرگاہ نہٕ سُہ یہِ خأرات دِیہِ ہے اَسہِ منٛز مَرِہَن وارِیاہ ۔ شُکر خدایس کُن زِ اَسہِ چھُ یتھ بادشاہ ۔ شُکر خدایس کُن !''

''توٚہہِ کُس چھو بادشاہ؟ سُہ چھا تیٚمی مُلکُک؟ تُٔمی سُنٛد مول موج کتہِ چھُ روزان؟ اَمی خبری یَن پرٛژھُس ۔

تَمہِ ووٚنُس ''مےٚ چھُنہٕ پتاہ ۔ دپان سُہ چھُ وارِیاہ دوٗرِ آمُت تہٕ سفرس دوران چھُ بأیس نِشہِ ژھینہٕ گوٚمُت یُس اَمِس بڈٕ توٗٹھ اوس ۔ تُٔمی چھِ پرٛ بتھ لنڈٕ خبری سوٗزِ مٕتی یتھ زِ تِم کوٚشِش کَرَن تہٕ تَسنٛز کانٛہہ شیٚچھا خبر اأنَن تہٕ اکھُتے اَمی ہنٛدِس مأل ہنٛز تہٕ ۔''

خبری یَن ووٚنُس ''مےٚ ہیٚکیاہ تُہنٛدِس بادشاہَس ستی ملاقات سپدِتھ؟''

تَمہِ ووٚنُس '' آ ۔ بلکل ۔ بادشاہ چھُ پرٛ بتھ کأنسہِ ہنٛز گتھ بوزان ۔ یُس اَکھا ییٚژھہِ سُہ ہیٚکہِ گژھِتھ تہٕ کُنہِ تہٕ وِزِ تَس ستی گتھ کٔرِتھ ۔''

لہذا اوٚمہِ دوہہٕ صُبحٲے تِتھے اُمی بوٗز زِ بادشاہ چھُ وۄتھمُت سُہ وۄتھ تہٕ گو
محل خانہٕ تہٕ اَتہِ وۄنُن زِمےٚ سمکھاوِ تَو بادشاہَس۔ اَکی مُلازِمَن زون زِ یہِ آسہِ کیٚنہہ
خاص کامہِ خاطرٕ آمُت لہذا انیوٚن بادشاہٕنٛدِس ذاتی کمرس منٛز۔ خبری یَن وۄنُس پان
پَتھر ترٛاوِتھ "اے بادشاہ بہٕ چھُس چانی بٲے سعیدَن ژٕےٚ نِش چانی خوش خبر زانہٕ
خاطرٕ سوٗزمُت۔ خدایَن چھُ تَس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ سوٗزمُت تہٕ سُہ چھُن اکھِ بڑٕ تہٕ طاقتور
سلطنُتٕ ہُنٛد حکمران بنومُت مگر تَس پییہِ نہٕ راتس تہٕ دوہَس توٗت تانی قرار یوٗت تانی نہٕ
چانہِ ریاسژ متعلق بوزِ۔"

ییٚلہِ سیدَن یمہِ کتھہِ بوزٕ تَس وۄتھ وُبدرتہٕ چھُس نہٕ پھوران تہٕ کیٚنہہ۔ یِہ
کیٚنہہ کتھا باتھا خبری یس ستی کٔرتھ بُلاونوٚن پنُن اَکھ وزیر تہٕ دِیُتنَس حکم زِ تیمِس
خاطرٕ بناوناوِ شاندار لباس تہٕ بیِیہِ تھاوِ زِ خیال زِ یہِ اُمِس ضرورت آسہِ تہٕ واتناوُن
زیوٗس۔ تمی وۄن اُمِس پتہٕ زِمےٚ بوٗز سٮ۪ٹھاہ بڑٕ وٕنہہ ژھٕبنہٕ گامتِس بٲے سنٛز خبر۔ سعید
چھُ فلانی مُلکُک بادشاہ تہٕ بہٕ چھُس فورَن تَس نِش گژھتھ سُہ وُچھُن یژھان۔ لہذا
گژھہِ فِلفور سفرٕ خاطرٕ انتظام یُن کرنہٕ۔ مگر وزیرَن دِیُتس نہٕ امہِ سفرُک مشورٕ تِکیاز
منٛز اُسی وار یہہ ملک یِوان یمَن بادشاہ سنٛز دشمنی اُس۔ لہذا اوۄنہس زِژ ترٛاویہِ خیال
تہٕ سوزِ پنہٕ نِس بٲیس سعیدس شیٚچھ یُس چانہِ کھوتہٕ زیادٕ طاقتور چھُ باسان۔ تِتھہٕ کنہ
سَپُد سید واریہہ مویوٗس حالانکہِ تَس توٗرِ فکرِ زِ وزیر اُسی صحیح ونان۔ لہذا اوۄنُن خبری یَس
ڈٔلی ڈٔلی واپَس گژھِتھ پنہٕ نِس بٲیس یورِ چ شیٚچھ خبر وَننہٕ خاطرٕ تہٕ وۄننس پتہٕ پیٚیہ
تورِ چ خبر ہیتھ دُبارٕ یور۔

أ ِکس دۄن دۄہَن تھکھا وکھا کَڈِتھ دژا اوسیہ خبری تہٕ ووت واپس پانٕٹھی پَنٕن مُلک اَتہِ ووٚنُن پنٕنہِ نس بادشاہَس تہِ سأرِسٕے اُمی تیٚنٕدِس بأیس متعلق وُچھمُت تہٕ بوٗزمُت اوس۔ سعیدن کوٚر شأدیانہٕ تہٕ خبری یَس دِژُن بوٚڈ انعامہٕ۔

تُمی کوٚر رجلہٕ ے اکِہ منصوٗبک انتظام۔ یُتھ زِ تِم سأری مُلک یہَن زینٕنہٕ یمہٕ أمی ہِنٕدِس تہٕ أمی ہِنٕدِس بأے ہِنٕدِس مُلکس درمیان اُسی۔ تِمی سوٗزبأیس شیٚچھ زِ ژٕ کراوٕ پنٕنہِ لشکر کینٕژن مُلکن ستی جنگ۔ یِیلہِ زَن بہٕ پنٕنہِ لشکر کین مُلکن ستی جنگ کرٕ۔ اُسی چھِ زیادٕ اُمیر تہٕ طاقتور لہٰذا اسکو کھأسی یم ہارناوِتھ تہٕ ہارناوِکھ تہٕ۔

سہٕ کتہٕ تگہٕ وَنُن زِ یِیلہِ یم فتحمند بادشاہ پانٕہ وأنی دُبارٕ سمکھی تِم کِتیاہ خوش اُسی۔"

(راوی: مُکند بایو۔ سوٗتھ سرینگر)

☆☆

ظائلم باپاری

اکہِ وقتہٕ اوس اکھ باپاری یاہ یُس پننہٕ نبن نوکرن سبٹھاہ سختی اوس کران۔ییلہِ تمِس نِش کانٛہہ نوکری خاطرٕ اوس یِوان سُہ اوسُس یتھ شرطس پیٹھ نوکری دِنی مانان زِ ہرگاہ تمیٚ کٔرۍ وِزِ بدزبأنی کر یا شرارت ہووُن تمِس ییہِ تیٚلہِ نِس ژٹنہٕ۔نوکرتہِ ماچھِ واریہٕن مألکن ہنٛدِ کھوتہٕ رٕتی آسان توے تہِ چھنہٕ ییہِ بوٗزِتھ اَسہِ کانٛہہ حأرأنی باسان زِ واریہو ژھنیٚ أمِس باپأری سٕنٛز نوکری ترٛ اوِتھ مگر نِس راوِتھ۔یمو نوکرومنٛز اوس اکھ غریب گریوٚس یَس فصلَس نہ بوٚن گرٛھنہٕ،کٔنیٚ أمِس نِش نوکری أس کٔرٕنۍ پیٚمٕژ۔ییٚہِ نفراوس کنٛجہِ علاقس منٛز بسان تہٕ اَتہِ أس صرِف مکأیلی یأژ ووپدان تہٕ اَمہِ وٕرکہ ییہِ اوس کہٕ رٕو دپیوٚمُت تہٕ اوٚ،کنٛی أس محنت تہِ تہٕ خرچہ تہِ ضایع سپُدمُت۔ییٚہ شخص اوس سخت رَلہِ وٕن تہٕ بییہٕ اوسُس مانہٕ زانُن تہٕ ہرگاہ کأنٛسہِ ہنٛدِ أمِس باپأرِس نِش نوکری جأری تھاوُنک امکان اوس تہٕ سُہ اوس یوٚہے۔مگر افسوٚس!یتہِ سپُد اَتھ منٛز ناکام۔اکہِ دوٚہہ اوس سُہ گتھ تانٛی معاملس متعلق پریشان یتھ دوران أمِس مألکن کیٚاہ تانٛی وٕن کوٚرتہٕ ییہِ باپأری اوسہٕ ناسہٕ ترٛ اسہٕ کتھہٕ ونان یا کامہِ کران اَمہِ،کٔنیٚ کھۄژ

أمِس گژ پسی تِس تہٕ تہٕ کرِن شرارتہٕ سان گتھ۔ یتھ پتھ باپأرک وۆتھ تہٕ ژھٕنڑنس نس ژٕٹتھ۔

گرٕپسی تِس اوس اَکھ بوے یَس بأے سُندۍ نستہٕ رۆستے آسُن سخ مُشکل گووتہٕ کۆرُن قصد زِ یہٕ ہمہٕ أمس (باپأرِس) اَمیک انتقام۔ لہٰذا گووُنہ سوداگرس نِش تہٕ وۆننس زِ بہٕ کرہا ژےٚ نِش نوکری۔

باپأرک وۆنُس "اَدِ جان گوو۔ بہٕ دِمےٚ ژےٚ نوکری مگر صرف یتھ شرطس پتھ زِ ہرگاہ ژےٚ زانہہ بدکلأمی کرِتھ یا شرارت ہوۄتھ تیلہِ ژٕ ٹےٚ بہٕ نس۔"

أمی نفرَن وۆنُس "مےٚ چھُ قبوٗل مگر تیلہِ آسہِ چانہٕ خأطرٕ تہٕ یہٕ شرط۔"

باپأرک وۆنُس "ٹھیک چھُ"

أمی سۆچ زِ "ہرگاہ یہٕ أکِس دۄرِس خأطرٕ ٹھیک چھُ تیلہِ چھُ بیٚیس خأطرٕ تہٕ۔"

یہٕ چلیو وۄارٕ یہٕس کالس ٹھیک پأٹھۍ۔ دۄشوَے مألک تہٕ تہٕ نوکر تہٕ اُکی پنہٕ نِس کلامَس تہٕ کامہِ کارس منٛز حبہٕ تہٕ دۄنوَے اُکی غصہٕ قابوٗہَس منٛز تھاوان۔ وۆن گوو اکہِ دۄہہ دِیُت مألکن پنہٕ نِس أمس نوکرس حُکم زِ ژٕ لاگ دِدِوَ دِمِنس نچوِس پکو۔ یہٕ گووتہٕ شُرس پلولاگان لوگنس اور یور لُمن۔ یُتھ سہٕ دورِ ہے تہٕ قدرتی شُرِس ماچھُ یہٕ خوش کران تہٕ تمی ژُل ہے، ببا! موجی!

باپأرک وۆنُس "ژٕ کیاہ یہٕ کران؟"

تمی وۆنُس زِ "بچہِ چھُ نہٕ پلولاگنہٕ خأطرٕ اورٕ یور کران بلکہ چھُ تھرٕ ے رِتھ روزُن یژھان۔"

اَچھاتہٕ مأ لِکن اوس تَس یہِ حُکم دِتمُت زِ ؤلی ؤلی لاگ شُرِس پلو یہِ زَن ڈ۪ہ مٔژ کُنوہَن زنٕین اٗمی ہِنٛدِ کلامہٕ تلہٕ فِکِر تَر ہے مگر یَمَن لفظن ہیکہِ ہے یہِ معنہٕ تہٕ کڈنہٕ یتھ زِ ''اورِ یورٕتل دَوتہٕ بچَس لاگ پلوٗ'' تَوے کوٗ ڈاٗمی اَتھ کلامَس یی معنہٕ، یہِ سوٗچھ زِ اَمہِ ستی کھَسہِ میٲنٛس مأ لِکس شرارت تہٕ گُنہٕ حدس تانی گوٚوسہٕ اَتھ مٔژ کامیاب تہٕ (مگر پوٗرٕ نہٕ)۔

بیٚیہٕ ساعتہٕ دژاو باپأری پنٕن سوٗرے عیال ہیتھ اَکِس جایہِ کینژن دوہَن روزنہٕ خاطرٕ بیٚتہٕ یوٚ ڈمائکہٕ لگان اوس۔ تٔمی کوٚر گرٕ نوکرس حوالہٕ تہٕ نیرنہٕ برٛونٛہہ وونُس دراہن دروازَن پیٹھ تھاٗوی زِ نظر۔ اٗمی کوٚرُس وفادارپأٹھی وَعدٕ۔

اٗمی ہِنٛدِس مأ لِکس اوس نہٕ وُنہٕ نیری ہتِس زیادٕ کال گوٚمُت زِ اٗمِس تہٕ گیہِ سخت خاہش زِ ئبہ تہٕ گوٚھہا مأ لِس۔ اَمہِ کِنی کوٚر اٗمی گرُک سوٗرے سامانہٕ جمع تہٕ ترٛوٗن یہِ اَکِس بڈِس دوٚبَس منٛز۔ باپأری سۭدٕ حأران ییٚلہِ تٔمی پنٕن نوکرتہٕ تس پتہٕ مژٕ رَن ہنٛز زتھ لانا دارِتہٕ دروازٕ پکناوان وُچھ۔ تٔمس کوٗتاہ زہر آسہِ کھوٚتمُت سہٕ ہیکہِ پانے اندازٕ کرنہٕ یتھ۔

کریکھ دِژنس ''ہے بےوقوفا۔ یہِ کہوٚ چھُتھ کوٚرمُت؟''

نوکرَن دِتُس جواب ''بس حٔض یہِ توہہِ حُکم دِتوٗم تہٕ کوٚرُم۔ توہہِ ووٗنوٚے دارہن دروازَن ہُنٛد تھاٗوی زِ خیال تہٕ تِتھُے مےٚ گرِ نیرٕنچ تہٕ مأ لَس تِیٛنچ خاہش گیہِ مےٚ دوٗپ زِ ئبہ یوٚ دوَے یِم پانہِٕ ستی پکناوَ کھ یِم روزَن زیادٕ محفوٗظ۔ باقے سامانہٕ تہٕ فرنیچر تہٕ چھُ محفوٗظ، مےٚ چھُ سہٕ سأرُی دوٚبَس منٛز تھوٗوِ رِتھوومُت۔''

''ہیوپا گلا'' وۄنُس باپأرِ تہٕ وأجنس بُتھس کُنی چپاتھ۔

اورٕ وۄنُس أکۍ ''ہہ ہا'' تہٕ پتٕ کنٛز گرٕدِ نٕ تھپھ کٔرتھ نی نَس نَس ژٕ بتھ۔ ''أسۍ سپدۍ وۄنۍ بیٚون۔ بہٕ گژھہٕ تہٕ ژٕ نہٕ پَنہٕ نس بأیس۔''

(راوی: مکند بایو، سوتھ سرینگر)

شیٖرازُک پۆژھ

سبٹھاہ پَتھ کالہِ آوا کھ شیٖرٲزی کٔشیٖرِ تہٕ گووٲ رِکس پرٲنِس دوستہٕ سُندٕ
رۄ دتربن دوہَن تَس نِش۔ ٲمِس دوستس اوس پنٕنہِ مہمان نوٲزی پیٹھ بڈٕ فخر تہٕ رۄژُن
پَنٕنِس دوستس خاطرِ اکھ بۆڈ سال۔ کالچِس کھٮ۪نس دوران لوگ ٲمی قدرتی ٲمِس
گُن وُچھن زِ یہِ دِیہِ اَتھ متعلق کیٛنٛہہ باس تہٕ شیٖرٲزِس ییٚلہِ فِکرِ توٚر زِ یہِ چھُ کینٛہہ
تعریف مےٚ نِش بوزُن یژھان تہٕ کمے کینٛہہ کاٲلی وۄنُن زِ کھٮ۪ن اوس ٹھیک، سبٹھاہ
جان مگر تیُتھ نہٕ زِ یُتھ سأنِس مُلکس منٛز پیش چھُ یوان کرنہٕ۔ اَمہِ پَتہٕ گیہِ بیٚیہٕ تہٕ
کتھا باتھا تہٕ دژاے پَتہٕ اورِ یور۔

مگر میزبان اوس شیٖرٲزی سٕندِ طرفہٕ کھٮ۪نس متعلق بۆ زِتھے تعریف کرنہٕ کِنٕز
تیٚوٚت مایوٗس زِ تَس آیہِ نہٕ نِندرٕ ے۔ سأری سے رأژ اوس سُہ پَنٕنہِ نٔمن احساسن زنتہٕ
ٲنٛدری دَم کرنٕچ کوٗشش کران تہٕ نَتہٕ اوس یہِ منصوبہٕ بناوان زِ پگہہ خاطرِ رنناوٕ بہٕ اَمہٕ
کھوتہٕ سبٹھاہ بۆڈ سال تہٕ سبٹھاہ خرچہٕ گرِ اَتھ پیٹھ۔ گاش پھولنے گووسُہ تہٕ اوٗنُن وازٕ
تَس وۄنُن تیُتھ سال تیار کرنہٕ خاطرِ تہٕ رَژھہِ رَژھہِ سمجھوٗوُن سُہ پزٕ بتھ کینٛہہ یُتھ زِ کم
ازکم پۆژھ وَنہِ زِ کھٮ۪ن چھِن اوس تِتھ برابر یہِ زَن تِہنٛدِس مُلکس منٛز تیار چھُ کرنہٕ
یِوان۔ تہٕ ہرگاہ سُہ اَتھ منٛز کامیاب سپُد تہٕ تتھ صوٗرژ منٛز کوٚرنَس داہ روپیہِ بخشأیش

دِنک وعدٕ۔ مگر یِہ اُسے نہٕ کامیأبی۔ یِہ سأرُے خرچہ تہٕ یِمہٕ سارے ضیافژ تیار کرنس دژاو نہٕ کانٛہہ حأصِلا تِکیٛازِ اَتھ متعلق آو وَننہٕ زِ یِہ اوس شیراز چوضیافژ و کھوتہٕ کم پایہِ۔ یِنہٕ زِ اَتھ منٛز اُس واریاہ سٕٹرکانٛہہ کوٗتأہی۔ بلکہٕ ہیکہٕ ہے نہٕ اَمہٕ کھوتہٕ جان سال نہٕ رَننہٕ یِتھ تہٕ نَہ پیش کرنہٕ یِتھ۔ اَمہٕ پتہٕ باسیاو کأشرِس زِ شاید چھنہٕ واریاہ زیادٕ کأسب۔ یُتھ یِہ تِمس متعلق سوچان اوس تہٕ تووے اوٗنُن وژُنی تس بدل وژنی بیا کھوژہنیٛؤ یَس بیٛیہِ دوہہ خأطرٕ اَمہٕ کھوتہٕ تہٕ سبٹھاہ عالی شان سال تیار کرنہٕ خأطرٕ وژُنن تہٕ وعدٕ کوٚرنس زِ ہرگاہ پُژھی تعریف کُری تیٛلہِ دِمے بہٕ ژُہہ روپیہ انعامہٕ۔

مگر اَمہٕ باجوٚ دآو اورٕ سُے جواب۔ ''مِیانہٕ یارا چون یِہ کھمن چمن ناولتہٕ نہٕ یَتھ یِہ زَن مِیأنس مُلکس منٛز کھیاونہٕ چھُ یِوان۔''

کینٛہہ ؤری گُزریاے تہٕ یِہ کأشُر اوس سفرس دژامُت تہٕ یِہ وۄت شیراُزی ہِندِس مُلکس منٛز تہٕ اُمِس پرأنِس دوستہٕ سُند گرٕ معلوٗم کُرِتھ ووت اُمِس نِش تہٕ بنیاو اُمی سُند پوٚژھ۔ اُمِس سپٕزلتہٕ سو دِلہٕ خوش آوے تہٕ وژُنہس زِ ژٕ ٹھہٕر یِیتہٕ ترین دوہن یَتھ اُمی اقرار کوٚر۔ اَتھہٕ بُتھ چھلِتھ تہٕ پلو بدلأوِتھ بیوٚٹھ سُہ تَھرتہٕ لوگُن اطمنانہٕ تہٕ دوستی سان تموک چوٚن یوٚت تأنی کھمن چمن اوس تیار سپدان۔ سُہ رُو دیٛژ وومیزتہٕ تجسُس سان پرٕراران زِ بہٕ کرُوچھہٕ زِ یِہ کیُتھ کھمن آسہِ۔ تِمی سوٗنچ زِ ''وژُنی کیٛاہ وُچھہٕ بہٕ زِ یِمن شیرازِ کین ہِندی سال، کتھہٕ کِنی چھہٕ سانہٕ کھوتہٕ جان آسان۔'' پھیکرس تہٕ آو کالک کھمن چمن واتناونہٕ۔ اندازٕ کُرِ وزِ کأشرِس کوٗتاہ زہر آسہِ کھوٚتمت تہٕ حأران آسہِ سپُدمُت یٛیلہِ تِمی وُچھ اَتہٕ بڈٕ بتہٕ ترٛاُمیاتہٕ اُتھی پیٹھ اور یور سبزی ٹیکی ترٛاُوِتھ تہٕ یِیے

تھأوٚہَس بڑ وٚنِہ گنِہ۔ گوڈٕ باسیاوأمِس زِیہِ ماچھُ خواب وُ چھان تہٕ لاجَن أچھہِ مؤرِنہٕ زِئہ پچھساہُشارٕ ے۔ اَتہِ أس توتہِ سوے سبزی ٹیکٕی تڑٲ وِتھ بَتہٕ تڑأمی تَس بڑ وٚنِہ گنِہ۔ تُٔ دِژ دُبارٕ أچھَن مُرَن، اۆنگجن کئِڈن ٹیس تہٕ زنگَن کوٚ ڈُن واش مگر اَتہِ وُچھِن سوے بَتہٕ تڑأمی۔ اَتھ اوسنہٕ کانٛہہ شکِے۔ بَس یہوے بَتہٕ تہٕ سبزی أس أمی ہٕندی میزبانَن اَمہِ کالہٕ خأطرٕ تیار کَرمٕژ۔ (سوٚچُن زِ) شاید یہِ معمؤلی کھیٚن چیٚن ما اوس اَوِ کِنۍ زِئہ اوس اورژٕ یرٕی ووتمُت تہٕ پگہہ یہِ زبردست سال دِنہٕ۔ پگہہ تہِ ووٚت تہٕ تڑیٚم دوہہ تہِ مگر توتہِ آو اَتہِ لِی کھیٚنہٕ خأطرٕ دِنہٕ۔ أخری کالہٕ وِزِ ہیوٚک نہٕ کأشُر پنٕن پان یہِ وَننہٕ نِشہِ پتھ رٹِتھ زِ تمۍ کمہِ وجہِ کِنۍ اوس یہِ ووٚنمُت زِ کأشرِ ہُند سال چھُ شیرازِین ہِندِ سالہٕ مقابلہٕ پتھ پایہِ۔ میزبانَن ووٚنُس "آ۔ بٕہ وَنے۔ أسی شیرازٕ کی لۆکھ چھِ بڈٕ سیوٚد۔ أسی چھِ تہٕندِس یورِ ینٛس خوش گژھان تہٕ گرِ کی پأٹھی چھوواتان۔ ژےٚ کھیوٚتھ چوتھ اَسہِ ستۍ راتھ، ازتہٕ ہمیشہِ چھُکھ ژٕ تِتھے پأٹھی کھِوان۔ مگر یُس سال ژےٚ میأنِس اعزازس منز کوٚرمُت اوسُتھ (تمہِ خأطرٕ چھسے بٕہ ژےٚ شکریہ کران) سُہ اوس سبٹھاہ خاص مگر اکہِ دوہہٕ خأطرٕ۔ اِنسان ہیکہِ نہٕ ہمیشہِ تمہِ حسابہٕ زندگی گُزأرِتھ تکیازِ اَمہِ ستۍ گژھہِ میزبان سُند چندٕ جلدٕ ے ژھوٚرتہٕ پژھی ہٕنز یڈٕ تہِ گژھہِ خراب۔ تہٕ دوشوٕنی ہٕندِ خأطرٕ چھُ اَتھ خراب نتیجہِ۔ لہذا یہِ کینٛژھا مےٚ ووٚن تتھ متعلق چھےٚ مےٚ پژھ زِ ژٕ سمجھکھ اَمۍ حقیقت۔

(راوی: مہتر شیر سنگھ، کارگزار ناظم، سرینگر)

☆☆

شبرنگ-شہزادٕ تہٕ ژوٗر

کٔشیرِ ہِنٛدِس أکِس بادشاہَس اوس شکار کرنُک سخت شوق۔ اکہِ دوہہٕ گوو سُہ دوٗرأکِس جنگلس کُن شکار کرنہٕ تہٕ اَتہِ وُچھن اکھ جانور تہٕ دوڑیاو أمِس پتہٕ تیوٗت زِ اَمہِ بڑوٗہہ یا اَمہِ پتہٕ سپُد نہٕ زانٛہہ یہِ أمِس ستی۔ یہِ اوس أمِس تیرس پیٹھ تیر لایان مگر أمِس لوٗگ نہٕ کہنی۔ یہِ جانور حاصل کرنکہِ اِرادٕ دوریاوہِ أمِس پتہٕ بیٚیہٕ تہِ تیز۔ سُہ دوریاو وارِیہہ دوٗر تانی تہٕ پٔنٛنِ ستی وٲلی تر أدِن تیوٗت پتھ زِ نہٕ أکِس ووٗنی اَتھ یِوان تہٕ نہ اوس تہنٛزِ آوازِ بوزان۔ أخرس اوسنہٕ ووٗنی سُہ اَمہِ بڑوٗہہ دوٗرِتھ ہبکان تہٕ لہٰذا ارُکیاو۔ تمہِ وُچھ زِ سُہ اوس أکِس خوٗبصورت باغس منٛز ووتمُت تہٕ اچھِ أکِس وَتہِ پیٹھ اُس اکھ مٲری منٛز کوٗر کُنی ژٔنی پکان۔

أمِس کُن گوٚژھتھ ووٗن بادشاہَن "اَہا۔ یقیناً۔ ژےٚ ہشہِ زنانہٕ ستی کھاندر کرنہٕ پتہٕ ہیکہٕ بہٕ پیٚتی جنگلن منٛز بہتھ۔"

اورِ ووٗنُس اَمہِ نازنینہٕ "پُزی کنی۔ بہٕ گرِ ژےٚ ہوس کانٛسہِ ستی کھاندر تہٕ نہٕ بم نیچو تہٕ سُہ نیچو گژھہِ چانہِ کورِ ستی کھاندر کرُن۔"

أمِ سنٛزِ اَتھ حاضر جوابی تہٕ چالاکی پیٹھ سپُد بادشاہ حٲران تہٕ دژاو۔ اَمہِ

باغہٕ منٛز نیرتھ ووت واپس پنٕہ نِس محل خانَس منٛز تہٕ اَتِہ کٔرِن اُمِس خوٗ بصورت کو
متعلق پڑ ژھہِ گأر۔ ہٕنٛز ہیوٗ کنہٕ اُمِس متعلق کینٛہہ ؤنتھ تہٕ اَمِہ ـکنٛز سوٗ زأمی پٔتِن اُکھ
خبری۔ یُتھ سُہ اُمِس متعلق پوٗرٕ زانکأری حاصِل کرِ ہے۔ پَتہٕ نٔنیاو زِ یہِ اَس اَکھ شہزاد
تہٕ اَس تَتھ باغَس منٛز اَتِہ کھوٗ خوٗ بصورت پوشو، صاف آبہٕ ژادروتہٕ خوشبوٗنو نظاروخاطر
اکثر یوان یِیٚتہٕ سو بادشاہَن وُچھہٕ اَس۔

یہِ بوٗزِتھ ووٗن اُمی کشیرِ ہنٛدی بادشاہَن ''مےٚ چھُ اُمِس ستی کھاندر
کرُن۔'' تہٕ اَمِہ ـکنٛزِ دِتُن سبٹھ ہُنرمند تہٕ تجربہٕ کار منٛزِم یار بن حُکم زِ تِم سپدِن فورن
روانہٕ تہٕ یہِ کھاندر کرِن طے۔ منٛزِم یٲری دژاے تہٕ یام تِم اُمِس شہزادِ ہنٛدِس ماَلِ
ہنٛدِس مُلکَس منٛز وأتی تہٕ تِموکوٗر بادشاہَس ستی مُلاقات حاصِل۔

تَس برٛ ؤنہہ کنہٕ نُمتھ کوٗر ہَس عرض ''اَسی چھِ پنٕنی بادشاہَن توہہِ نِشہِ اکھ
خاص مقصدِ سوٗزی ستی یُس نہٕ اَسی سارِنے تِھیہ توہہِ ؤنتھ ہکو۔ اَسی چھِ توہہِ درخاس
کران زِ ہرگاہ توہہِ مُنأسب باسہِ اَسی کرہو توہہِ ستی الگ پأٹھی کتھ یِیٚتہٕ صرف تۄہۍ تہٕ
تُہنٛد وزیرِ اعظم آسہِ۔''

بادشاہَن کوٗر کھ اقرار تہٕ فورَن دِتُن ایوان خألی کرناونُک حُکم تہٕ پتہٕ ییلہٕ
اتِہ صرف سُہ تہٕ وزیرِ اعظم رٕوٗدی تہٕ یِم سفیر نمے بیٚہِ تِتھےٚ کنٛز تہٕ کوٗر ہَس عرض ''بادشاہ
صأب، خدا پوشہِ نأوی نو! تُہنٛدِس سلطنتس منٛز اَسِن اَمَن تہٕ پاپرجأیی تہٕ تُہنٛد بن
سارِنے دُشمنَن گرٕھِن چھوکہٕ وَدل۔ بادشاہ سلامت اَسی چھِ توہہِ نِشہِ یِیمہِ خاطر
سوزنہٕ آمٕتی زِ تُہنٛزِ صاحب زادِ یَنٛدِ حُسن و جمالٕچ مشہوٗری سارِنے مُلکَن چھےٚ وأژہٕ

تُہُنٛد خاندٲنۍ سیٚد ہے سأنس سبٹھاہ جان تہٕ رحمدل کٲشیر ہُنٛدِس بادشاہس سٟتۍ۔ تَس چھےٚ
أمۍ ہٕنٛد حسین آسنٕچ تہٕ تھد بٔن صفتن ہنٛز پےٚ تہٕ تَس ہیکہِ نہٕ دوہَس یار اَتس توت تانی
قرار ہتھ یوٚت تانی نہٕ اَتھ معاملس متعلق سُہ پننہِ اَتھ خاہشہِ متعلق تُہنٛز مرضیہِ ہُنٛد
بوز۔ سأنس بادشاہ ہٕنٛدِ رٕژرُک، تہٕنٛدِ طاقتُک تہٕ دولتمندی ہُنٛد ماچھُ توہہِ نٔشہِ کینٛہہ
کھٔٹتھ۔ اِوٚ کٔنۍ چھِ أسۍ توہہِ یہِ درخاس کران زِ توٚہۍ دِیو اَمہِ رِشتُک اجازت تہٕ أسہِ
گرورو خصت۔"

ہناد َم دِتھ وۄنُکھ بادشاہَن "مےٚ بوٗز۔ پگہہ دِمۄ بہٕ توہہِ جواب۔"

پگہہ کیٛتھ کوٚر تٔمۍ پننہِ زنانہِ تہٕ وزیرَن سٟتۍ مشورٕ تہٕ تٔمو سارِوٕے کوٚر یہِ رشتہٕ
منظوٗر تہٕ اَمہِ پتہٕ بلاوِ أمۍ یِم سفیر تہٕ وۄننکھ زِ توٚہۍ نیرو تہٕ وۄنو پننہِ نٔس بادشاہَس زِ
تہٕنٛز پیشکش سپز قبوٗل تہٕ کینٛہہ کالی پتہٕ تَس سٟتۍ کھاندرٕکی انتظام طے کرنہٕ۔

کٲشیرٕ ہنٛدی بادشاہَن ییلہِ پننہِ نٔبن منٛزِم یاربن نٔشہِ یہِ بوٗز زِ یہِ دوٚیم بادشاہ
دِیہِ أمِس پننٛز کوٗرٕ نیتھری سُہ سپُد سبٹھاہ خوش تہٕ یِمَن منٛزِم یاربن دِتن وارٕیہہ انعامہٕ۔
کےٚ کالی سوٗزِس أمۍ بادشاہَن شٔیچھ۔ رُت ساعت اوس نکھے تہٕ أمِس أس
شٔیچھ زِ ژٕ وات فورَن۔ اَمہِ پتہٕ کٔنۍ دٕژ اوپننٛز سبٹھے دانا وزیرٕ تہٕ دربٲرۍ، اعلا فوجی تہٕ رٕتی پلو
پوشاک لاگتھ ملازمن ہنٛز جماعت ہیتھ تہٕ سبٹھے شاندار زٟن سازپاٲرِتھ گُرٕبن پیٹھ
ڈالہِ ہیتھ کٲشیرٕ ہُنٛد بادشاہ۔ سُہ ووت وارٕ کارٕ پننہِ نٔس منٛزِلس تہٕ تٔمِس کوٚر بے بادشاہَن
مایہِ بوٚرُت استقبال۔

اکہِ دوہِ یہِ دوٚہۍ سپُد کھاندر۔ اَتہِ یِم پژ ہیتھ معاملس منٛز بارٕ انتظام کرنہٕ أسۍ

آءتی تہٕ وَنِن چھُنہٕ ضرٗوری زِ محل خانہٕ کتھہٕ کنہٕ اوس لالو، جواہرو، سونہٕ تہٕ روپیہٕ کی
ترٛ اوان، کتین غریبن غرباتَن تہٕ بچھونین ہیم طرفا توپٹھہٕ اَسی آءتی کوٗ تاہ بتہٕ آو کھیاون
تہٕ مہرازٕ تہٕ مہرٕنی تہٕ کتیاہ خوٗبصورت اَسی باسان۔ یہٕ چھُ سائلم پتھے۔ پرٛ بتھ کانہہ
چیز سپُد شاندار پاٹھی تہٕ پرٛ بتھ کانہہ اوس سبٹھاہ خوش۔

کھاندرٕ پتہٕ پنہٕ نس مُلکس منٛز واتِتھ تھاو کشیرِ ہنٛدی بادشاہَن پنٛنٕ نوٗ زنانہ
پَنہٕ نین باقین زنانَن ستی شاہی حرمَس منٛز۔ مگر عجیب اوس یہٕ زِ یم گوڈنکی دوہ گُزرے
تتھہٕ پاٹھی زِنہٕ وُچھاکی یہٕ زانہہ تہٕ نہٕ کٔرن اَمِس ستی گتھے۔ رواجہٕ مطابق آوکےٕ کالہ
اَمِس مألی ہنٛدِ طرفہٕ ناد۔ لہذا گیہٕ سوواپس مالین تہٕ روٗزتی مگر تمہٕ وٕن نہٕ پنہٕ نس خانہ
دار ہنٛدِس اَتھ عجیب ورتاوَس متعلق کانٛسی کینہہ سوایہٕ پَنہٕ ماجہٕ تہٕ اَمِس وٕنِن
ویٛزھنأوِتھ ساٗرے دٔلیل۔ تمہٕ وٕن اَمِس تمہٕ باغہٕ کہٕ واتِھک تہٕ تہٕ وٕننس مے چھُ
باسان زِیُس جواب مے تمہٕ دوہہ اَمِس دِیُت تَوے ماکوٗ رٕٹی اَمِس ستی یہٕ ورتاو۔

ملکہ وٕنُس "کینہہ چھُنہٕ پرواے۔ مہٕ برغم۔ ترٛ پزار۔ ساٗری معاملہٕ سپدن
پانے ٹھیک۔"

ترٛے دٔری گُزرے تہٕ کشیرِ ہنٛدی بادشاہَن نہٕ سوٗزتَس نادٕ ے تہٕ نہٕ کٔرن
تسنٛز پرٛژھہٕ گأرٕ ے۔ سو گیہٕ پَنہٕ نس مأہلس زِشہٕ تہٕ باوُنس سفرس نیرنٕچ زبردست
خاہش تہٕ بییہٕ کوٗرُنس درخاس زِ سہٕ دِین پنہٕ نس اَکس وزیرس تہٕ فوجین ہنٛز
اَکس چھوکہٕ اَمِس ستی گرٛھنک اجازت۔ یتھ زَن سو تمہٕ حِسابہٕ سفر کٔرِ یہٕ زَن تمس
پننہٕ حثیتہٕ مطأبق شوبہٕ۔

"ژٕ کیاہ چھکھ کرٕن یژھان؟ ژٕ کوٚت چھکھ گژھُن یژھان؟" بادشاہَن پرٛژھُس۔

"بہٕ چھس دوٗیمین مُلکَن ہُند کینژھہٕ وُچھن یژھان تہٕ خاص کٔرِتھ تمَن ملکَن ہُند یم ژےٚ ماتحت چھِ۔ تہٕ اِموکھہٕ زِ بہٕ ہکہٕ یہِ سہولیژٕ تہٕ خوشی سان کٔرِتھ چھسے بہٕ ژےٚ مدد خاطرٕ عرض کران۔"

"مگر ژٕ چھکھ اَکھ زنانہٕ۔" بادشاہَن وۄنُس یہوے حارٔنی ہٕنٛدِس لہجس منٛز۔ "بیٚیہٕ جوان تہٕ خوٗبصورت۔ ژٕ کتھہٕ پأٹھۍ ہیکَکھ سفرس نیٖرِتھ؟ لۄکھ کرٕن تعجب ییٚلہِ ژےٚ وُچھنَے مأٔلِس یا ماجہِ ورأے نیران۔ نہٕ مےٚ باسان بہٕ ہکہٕ نہٕ چأنۍ یہِ خأہش پوٗرٕ کرنٕک اجازت دِتھ۔ تہٕ ہرگاہ بہٕ کرٕ نہٕ گژھہِ غلط۔"

تمہِ وۄنُس "تیٚلہِ گژھہٕ بہٕ کُنی زٔنی تہٕ کیا زِ مےٚ چھُ پننہِ خأہشہٕ پوٗرٕ کرنٕک شبقہٕ اراد کوٗ رمُت۔"

"اچھا تہٕ ییٚلہِ تہٕ چھُ تیٚلہِ چھُ مےٚ باسان زِ مےٚ پزی ژےٚ اجازت دِیُن۔ تِکیازِ ہرگاہ نہٕ بہٕ تہٕ کرِ مےٚ گژھہِ چانہِ مرنٕک تہٕ چانہِ بےعزتی ہُند بۄ زِتھ دوکھ۔ مگر توتہٕ وَنے بہٕ زِ زیادٕ دوٗر گژھی زبنہٕ۔ صِرف گژھی زِ أندی پکۍ مُلکَن۔"

"تتھ چھسَے بہٕ ژےٚ وعدٕ کران" تمہِ دِتُس جواب تہٕ دراٛیہِ گَرٕ منٛز۔

پتہٕ بلاونو بادشاہَن اَکھ وزیرس پتھ تمِس خاص اعتماداوس تہٕ حکم دِیتُنس زِ ژٕ گژھ شہزادِ سفرس ستۍ۔ بادشاہَن دِیت تَس روپیَن، جواہراتَن تہٕ دوٗیمین قیمتی چیزَن ہُند اختیار یمَن ہُند تمۍ سنٛزِ کورِ سفرس دوران ضرورت ہیکہِ ہے پیتھ۔

کیٚنہہ دۄہ پَتہٕ دژلیہِ شہزادٕ تہٕ تِمَس سٟتۍ اوس وفادار وزیر تہٕ فوجیَن ہٕ

مُلازمَن ہُنٛد اَکھ بوٚڑ تعداد۔ سفرس دوران گیہِ سو گوڑٕ اَکِس لوکٕٹس بادشاہَس زیٖ

تیٚمِس تحت اَکھ لوکٕٹ مُلکاہ یُس اَمی ہٕنٛدِس مالِکی سٕنٛدے جاے گِیر اوس۔ اَمی ہٕنٛد

خبر بوٗزِتھ دژاوہِ بادشاہ اَمِس بُتھہِ تہٕ کوٚرنَس عزتہٕ سان استقبال تہٕ اَمی ہٕنٛد

اعزازس منٛز کرنوٗن اَکھ بوٚڑ سال۔ یہِ روٗزاَتہِ کینٛژن دوہَن تہٕ پَتہٕ دژلیہ برٛو

کُن۔ یتھہٕ کٕنۍ وُچھ اَمہِ نکھہٕ تِلکی تقریبَن ساری مُلکہٕ تہٕ تتہِ کِمن حکمرانَن تہٕ لوکَ

متعلق کٕرِن واریاہ زان حاصِل۔

اَخرس پیٚٹھ واتٕ سو پَنہٕ نِس خانہٕ دارس ہٕنٛدِس ملک کٔشیرِ نکھہٕ۔ قدرتی اَ

تَس زبردست خاہش زِ یہٕ وُچھہایہِ، اَتیٚک دربار، اَتیٚک بازر، اَتیٚک تجارت تہٕ اَتھ

متعلق سورُے کیٚنہہ۔ لہٰذا اسوٗزِتمہِ اَکھ چِٹھی بادشاہَس یتھ منٛز تَس وَنہٕ آو زِ یہٕ چھُس

فلانی پادشاہ سٕنٛز کوٗریَس کُن یہِ خراج اوس دِوان تہٕ یہٕ چھُس مُلکہٕ کِس سرحد

نیبر کنہِ پژاران تہٕ خاہش چھُم زِ یہٕ وُچھہا تہُنٛد شہر۔ کٔشیرِ ہٕنٛدی بادشاہَن ییلہِ یہِ چِٹھ

پرٕ ٹمی بُلاوی پنٕنۍ وزیر تہٕ باقے تہٕ فورَن دژاو تورکُن ییتہِ شہزادٕ دی ٹھہرِتھ اَس تہٕ اَمَن

محل خانَس منٛز۔ اَتہِ اوس تہِ سائلم تیار یہِ زَن اَمِس شاندار پٔٹھی ہٕنٛدِ آرام تہٕ خوش

خاطرِ شوٗبہِ ہے تہٕ تیٚمیٚک وزیرس حُکم اوس دِنہٕ آمُت۔ اَمی ہٕنٛدِ خاطرِ اوس الگے مکا

یٚیمہِ کِمن دیوارَن سبٕھے خوٗبصورت کپرکی درپردٕ تہٕ فرشَس سبٕھے قیمتی قالیٖن

ووٚتھرِتھ اَسی۔ سبٕھے لذیز ضیافژ آیہِ پیش کرنہٕ تہٕ شاہی موسیقارَن اوس وَنہٕ آمُت

تمِ روزَن ہر وَقتہٕ حاضِر۔ یِمو شاندار انتظامو کٕنۍ گیہِ شاہزادٕ دی تہٕ سبٕھاہ محظوظ یٚیمہ

أخرس پتھ بادشاہ سِندِ اَمہِ توجہ موجب تَس شکریہ کوٚرتہٕ وعدٕ کوٚرنَس زِ بہٕ پانٕہ پنٕہ نِس مائِلس چون یاد۔

دوٚیمہِ دوہہٕ پانٕہ وأنی کتھ کران ووٚن تمہٕ کشیرٕ ہِندِس بادشاہَس "مےٚ چھے ژےٚ الگ پأٹھی اَکھ کتھ وَنٕنی۔ ژٕ یکھہٕ مےٚ ستی کمرس منز۔"

یہ سوٚچتھ زِ اَمِس آسہِ مأل سِندِ طرفہٕ تمی سِندِس مُلکس متعلق کانٛہہ خاص شئچھ مےٚ وَنٕنی تمہِ کنی گوو سُہ۔ مگر سَپدیہ زِ سوأس اَمِس محبت کران تہٕ اَمہِ کنی اوسُن الگ کمرس منز بلووُمُت۔ یتھ زَن اَمِس یہ وَنہِ ہے تہٕ ستی یہ التجاتہٕ کرہِس زِ مےٚ دِیتِس کالس بیتہِ روزنک اجازت یتِس کالس بہٕ یژھہٕ تہٕ بیٚیہٕ آسہٕ ہگھ مُتوأتر مےٚ نِش یوان۔

أمی سِنزٕ خوٚ بصورتیہ تہٕ گزارشن ہُند پیوٚ اَمِس پتھ اثر تہٕ کشیرٕ ہِندی بادشہَن دِتُس اقرار تہٕ اوس اکثر تَس نِش آسان۔ یتھہٕ پأٹھی گوٚرےوارٕہہ رِتھ تہٕ شہزادِ کوٚر واپس پنٕن وطن گوٚھنک اِرادٕ ظاہر۔ تسند وَنُن اوس زِ تَس آسہٕ بیٚیہٕ تہٕ ذِمہٕ دأریہ تہٕ أس گرِ واتُن یژھان ووٚں گووتمہِ کوٚرُس وعدٕ زِ یوٚت جلدٕ مےٚ ممکن سَپدِ یمہٕ بہٕ واپس تہٕ پنٕنی وأج بادشاہَس دِتھ مَنجِنس اَتھ بدل پنٕنی وأج تہٕ رُمال۔ یتھ زِیم (چیز) یہندِ اور یور وعدٕ تہٕ محبت چھ نشأنیہ روزَن۔ بادشاہَن کوٚر یلی تہٕ کوٚرنَس میوٚٹھ۔

پتہٕ دراَیہ شہزأدی کشیرٕ تہٕ وأژ سبتھاہ جلد پنٕن مُلک واپس تَس واپس یوان وُچھتھ گوو پرٕ بتھ کانٛہہ خوش۔ تہندی مأل یعنے بادشاہَن ہأوٚ تسند سفرک حال بوزنَس منز سبتھاہ دلچسپی تہٕ دِتُن یہ باس زِ سُہ اوس خوش زِ سوو أژوارٕیہَن مُلکَن۔

ملکہ یعنی ٲمۍ سٕنٛز موج سَپٕز یہِ بوٗزِتھ سٕتھٕے خوش زِ تَس ٲس وۄنۍ بچہٕ ہٕنٛز ووٚمید تہٕ ٲسۍ تِتھۍ تِتھۍ منصوبہٕ سوچنہِ یِمو کنۍ خاندار، تسنٛز آشنۍ تہٕ سُہ شُر یکجا روزٕہَن۔

پَتہٕ یِس وقتس پیٹھ زاو تَس لڑکہٕ تہٕ ٲمِس کوٚر کھشبرنگ ناو۔ یێلہِ بادشاہَن ٲمۍ سٕنٛدِ زٕنٛج خبر بوٗز تَس کھوٚت سخت شرارت تہِ کیازِ تٔمۍ سوچ زِ ٲمۍ سٕنٛزِ کورِ اوس غلط کوٚر مُت۔ تٔمۍ وۄن "یہِ اوس ٲمۍ سٕنٛدِ مٕژ رُک التجا قبول کرنُک نتیجہِ۔ خبرے کیازِ ٲسۍ کأژۍ ڈٲلۍ ہتۍ زِمے دِژ او ٲمِس اجازت۔ ٲمۍ سُنٛد کردارٕ ے گوو لَرٕھہِ تہٕ ٲمِس پرٕژھہِ تبنہِ وۄنۍ زانٕہہ پَتَن خانہٕ دار تہٕ میأنِس ناوس تہِ دِتُن وَٹہٕ۔ افسوٗس، افسوٗس۔ یہِ برداشت کرنہٕ نشہِ چھُ مرنُے جان!"

ملکہ یُسنٛد ظون بادشاہ سٕزٕن تھَدِ ہَٹہِ کریکَن کُن گوٚمُت اوس وۄنُس "نہ، سو چھنہٕ گتھ۔ ژٕ ے ماپرٕژھتھے زِ ٲمِس بچہِ سُنٛد مول کُس چھُ۔ یُس ٲمِس مول گژھہِ آسُن سُے چھُ ٲمِس مول تہٕ تِتھ چھنہٕ کینٛہہ سَپُد مُت یێمہِ ستۍ سانہِ کورِ یا ژٲنِس عزتَس وَٹہٕ لگہِ۔ سفرس دوران گیہِ شہزأدی پَتہٕ یِس خانہٕ دار سٕنٛدِس مُلکس تہٕ یہِ بہانہٕ کٔرِتھ زِ سو ٲس بدل آو تَس خانہٕ دار سٕنٛدِس محل خانَس منٛز روزنُک اجازت دِنہٕ تہٕ اَتہٕ کوٚرُن تَسُنٛد تِتھ محبت حاصل زِ ٲمۍ سٕنٛدِ نیرنُک پھیوٗرس سٕتھاہ تہٕ وۄنۍ زاو ٲمِس تٔمۍ سُنٛدُ ے بچہِ۔ پَتَن یوٚہے بول بجا اَنہٕ خأطرٕ ٲمۍ سُنٛد سفرس نیرنُک ژٕ ے اجازت ہینٛک اوس یی وجہ۔"

اَمہِ وضاحتہٕ پَتہٕ گوو بادشاہ سُنٛد غم تہٕ شرارت اَنٛد ہیتھ وُڈِتھ۔ تٔمۍ سٕنٛدِس خاندانس منٛز نچوٗ زبنہٕ کہِ خیالہٕ سَپُد سُہ سٕتھاہ خوش تہٕ گٔرِن پننہِ کورِ ہنٛزِ دانٲیی تہٕ مۄنٛج

آسنس تعریف۔

یام لڑکہٕ ہۆ ڈیۆ ڈہیوٚتُن گژھُن سُہ بنیاو داناتہٕ عالم۔ تِمس آیہٕ پزٕ بتھ رنگہٕ تربیت کرنہٕ۔ یتھ زِ تِمس سپُد پزٕ بتھ کانٛہہ فن تہٕ علم تمہِ نشہٕ ہرٕے حاصل یہٕ زن اتہٕ موجوٗد اوس۔ سُہ اوس تلوار بازی منٛز تہٕ بہادرتہٕ ہنٛرمند۔ بادشاہس اوس پننہٕ نِس اُمِس زُرِس پیٹھ سیٹھاہ فخر تہٕ یتہٕ کوٚرُن اعلان زِ ہرگاہ یہٕ پننہِ مالکہِ یعنے کشیرِ ہنٛدی بادشاہن قبوٗل کوٚرنہٕ تیلہِ چھس ئہٕ یہٕ پنُن ہۆ ڈ وزیٖر بناوُنس تہٕ کینژٕ وُہری اُمِس بادشاہی حوالہٕ کرنس تیار۔

مگر اُمی سنٛز موج اُس یتھ پیٹھ ہٹھ رٔٹتھ زِ شبرنگ گوٚھہِ ژۆربُن۔ تَنٛد خیال اوس زِ یژھ ہش تربیت پراُوتھ بنہٕ سُہ پزٕ بتھ قسمچہٕ چالاکی تہٕ تکن گری منٛز ماہر تہٕ یتھہٕ کنٛہ میلہِ تَس پانس پننہٕ خاہشہٕ پوٗر کرنس منٛز مدد۔ اَمہِ خاطرٕ آو مُلکُک سارِوٕے کھوتہٕ چالاک سرغنہٕ ژۆر بلاوِتھ اَناونہٕ تہٕ حُکم آس کرنہٕ زِ سُہ گرِن شبرنگس اَتھ فنس منٛز تمام سِرن ہنٛز تربیت تہٕ تَس آو وعدٕ کرنہٕ زِ یلہِ یہٕ نوجوان پوٗرٕ پختہٕ ثابت سَپدِ تہٕ اُمِس یِیہٕ سیٹھاہ شاندار انعامہٕ دِنہٕ۔ ژۆرَن وَوٗن زِ سُہ کرِ اُمِس پوٗرٕ پاٹھی ہیچھناونٕچ کوٚشش تہٕ تَس چھُنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ شک زِ کینژٕ رتی آسہِ شبرنگ تِتھ ژۆریَس نہٕ کانٛہہ جوڑ آسہِ۔ تژٕ بن ربُن اندر آو یہٕ سرغنہٕ ژۆر لڑکہ ہیتھ واپس تہٕ وَوٗن زِ اُمی ہیوٚچھ سیٹھاہ وُلی وُلی تہٕ بہتر تہٕ شہزادِ گوٚھہِ نہٕ اُمِس منٛز کانٛہہ کمی نظرِ۔

شہزادِ ووٗنس ''اچھا۔ ئہٕ ہمہٕ اُمِس امتحان۔ یتھ یہٕ نہٕ زِتی چھایہٕ ژوٗنان چھکھ۔ ہرگاہ شبرنگ ہتھ گُلس کھسہِ (یہٕ اُس اَکھ بڈ بوٗنی) تہٕ اَتہٕ گانٛٹہِ ہنٛدِ آلکہِ منٛز تتھہٕ

پأٹھی ٹھۆل والہِ زِ گانٹہِ لگہِ نہٕ پتھے ۔ بہٕ گژھہٕ تیلہِ خوش۔"

سرغنہٕ ژۆرن وۄنُس "نیرتہٕ کرماجہٕ ہنٛز خأہش پوٗرٕ۔"

شبرنگ دژاو تہٕ کھوٚت أکِس آنس منٛز اَتھ بڈِس کُلس تہٕ تتھٕ کِنۍ واتنوٗن ہُنٛز منٛد پأٹھی گانٹہِ تل کُن أکِس تانی اتھہٕ تہٕ کوٚڈُن اَتہِ ٹھۆل زِ گانٹہٕ توٚرنہٕ رٕکھنۍ تہِ فِکرِ۔ سو روز کُنہِ ستھ صدا روٗستے اکھتے پتہٕ تہِ وارِیاہس کالس یوٚت تانی شبرنگ (کُلہِ پیٹھہٕ) وۄتھ تہٕ ماجہِ دِژُن ٹھۆل تہِ۔

تمہِ وۄنُس "چالاک چھُکھ! اصل توٚ گے۔ مگر وۄل گژھ ژٕ شبرنگ تہٕ ہُمس نفرس اَن ییٚزار کڈِتھ" تمہِ ہووُٗتُمس أکِس مزوٗرس کُن یُس پَتہِ گرِ کُن اوس گژھان۔

شبرنگ دژاو پھٹا پھٹ تہٕ اکہِ کھہہٕ منٛز دور تُلِتھ ووت أمِس نفرس بڑوٚٹھ پٔہن تہٕ بیوٚٹھ وَتہِ پیٹھ تہٕ چھُ کُلس أکِس کُن مُدے گنٛڈِتھ وُچھان۔ وۄنۍ ووت مزوٗر تہِ أمِس نکھہِ۔ تہٕ أکِس تِتھِس چیزٕس متعلق گٔیوٚس تجسُس یتھ ستۍ نہٕ تَس کانٛہہ واتھے اوس یہٕ زَن کہِ اکثر جأہل کران چھِ تہٕ وۄننس "ژٕ کیاہ چھُکھ اَتہ ہیوٚر کُن وُچھان؟"

"ہائے بہٕ چھُس شکَس لد" شبرنگن دِتُس سبٕٹھے نمہِ زولہٕ پأٹھی جواب "میٛون مأری موٚنٛد موختہٕ ہار چھُ یتھ کُلی تِہرِس پیٹھ بہٕ اوسُس اَتھ رٕگنٛدان تہٕ اچانک گو وۄیہِ تھوٚ دُکھٕستھ اَتہِ بنٛد۔ ژٕ ہیکہٕ کھامےٚ یہِ وألِتھ دِتھ۔ بہٕ چھُسے ژےٚ وعدٕ کران زِ بہٕ دِمےٚ ژےٚ زٕ روپیہ بخشأیش۔"

"آ۔ بلکل" مزؤرَن ووُنُس تہٕ فورَن بَڑ مہِ لوکچہِ لٔنجہِ تھٕھ ژھنٕتھ لوگُن لیأری کُلِس ہیوٚ رہیوٚ ر کھسُن یپأرکہ زَن شبرنگ ہاوان اوسُس۔ شبرنگس اوس خیال زِ سُہ ژھنہِ ضرور کُلِس کھسنہٕ برونہہے بیزار کٔڈِتھ مگر مزؤرَن موٚن نہٕ یہِ ؤنِتھ یہِ گرُن زِ اَمیک چھنہٕ کانٛہہ ضرورت۔ لہٰذا اوسہٕ ووُنۍ شبرنگس فکرے تران زِ مےٚ کیاہ چھُ ووُنۍ کرُن۔ سُہ ہیکِہ ہےٚ نہٕ خأ لی اَتھو ماجہِ نِشہِ واپَس گژھتھ۔ مگر تِمی ہُنٛز عقلہِ دِیُت نہٕ تَس ناکام گژھنہٕ۔ تِمی اوٚن اَکھ زَرقلم تہٕ امیک اَکھ اَنٛد تژ ووُن أ رکس رسِیہِ أ رلس مَنٛز تہٕ جلدٕ ے آو یہِ یمو رسِیو ستۍ بَرنہٕ۔ یہِ زرکأنۍ قلم ہیتھ کھوٚت یہِ مزؤرس پتےٚ کُلس یوٚت تانۍ سُہ تِمس نِشہِ اَکھ یازٕ گز بوٚن اوس۔ مزؤرَن وُچھی نہٕ سُہ تِکیازِ کُلِس اوس گوٚن پَن تہٕ بیٚیہِ اوس ژھٹہِ تہٕ جاناوارَن ہُنٛد شور۔ شبرنگس تِھُے موقعہٕ اَتھہِ آو تِمی یوٚر یہِ زرکأنۍ قلم اکِہ لنٛدٕ پَنہٕ نِس أ سَس منٛز تہٕ اَتھ دِتُن پنہٕ پوٗرٕ طاقتہٕ سان أمس نفرٕ سِنٛدِس بیزارَس کُن پھوکھ۔ اکِہ یادوہِ منٛزہِ پَتہٕ آو أمس بجأرِس سخت کُشن تہٕ یوٚن کُن نظرا گرِتھ وُچھن زِأمی سِنٛدِ جسمک سورُے بُنم حِصہٕ اوس رسِیو ستۍ بَرِتھ۔ تِمس باسیوٗ وزِ کُلس کھسان کھسان ما آسہِ تَس کُنہِ رسِیہِ أرلس ستۍ گکھر لُجمِژ۔ بہرحال تِمس آسہٕ ووُنۍ رسِیہِ کھرٕ مَژٕ تہٕ اِوکنہِ پیٚیہِ تَس ڈؤرمُژ راوُنۍ تہٕ پَتُن بیزار نِبر کڈِتھ دِتُن سُہ زمینَس پیٹھ دأ رِتھ۔ شبرنگ اوس خوش، سُہ ووٗتھ کھر گرِتھ بوٚن تہٕ بیزار ژٕلتھ ووت ماجہِ نِشہِ۔

شہزأ دی سیزٕ حأران "ژٕ چھکھ جان پأٹھی ہیٚچھناونہٕ آمُت۔ مےٚ روزِ نہٕ ووُنۍ چأنۍ پریشأنی" تِمہِ ووُنُس تہٕ پَتہٕ سرعنہٕ ژؤرس کُن پھرِتھ دِتُن تَس اصل انعامہٕ تہٕ

کۆرُن نہٕ رۄخصت۔

اَمہِ پَتہٕ کِہے کاُلۍ یِیلہِ اکہِ دۄہہٕ صُبحاُے شبرنگ باپتھ لڑکن ہٕتۍ محل خانہٕ کِس باغس منز گندان اوس تہٕ یِمو منز کمی تانی دِژ تَس حرامُک آسُن پام۔ شبرنگ سپُد وارِہہ حاُران تہِ تہٕ شرارت تہِ کھۄتُس۔ گِنڈُن اُتی تژ اُوِتھ دوریاو ماجِہ نِشہٕ "موجی، موجی، مےٚ وَن مے کُس چھُ مول" شانشہِ ہۆت دِژ تمی کربکہٕ۔

تمہِ وۄنُس "میانہِ گۆبرٕ۔ ژٕ چھکھ کشیرِ ہٕنڈِس بادشاہ سُند نیچو تیمس ہٕتۍ ے باقاعدٕ کھاندر اوس سپُد مُت مگر سبٹھاہ ظاُلم بُتھ ژٕ ھنس ئہ تمی اُتی تژ اُوِتھ۔"

شبرنگن وۄنُس "میاَنی ٹاٹھی موج۔ ژےٚ کیاز وۄنتھ نہٕ مےٚ یہ بۄ وۄنہہ تہٕ میاَنی بڑی بن کیاز ہیوٚت نہٕ تَس تلوار تُلتھ انتقام۔"

شہزادِ وۄنُس "توٚت مہٕ کھیٚیے۔ کاُنہہ چھو کہٕ داُوی یا قتل کرُن چھنہٕ ضروری یِیلہِ زَن باپتھ ذریعہِ موجود آسَن۔ ژٕ چھکھ تژ ک تہٕ چالاک لڑکہٕ۔ نیر گژھ ژٕ ماُلۍ ہٕنڈِس وطنس تہٕ تتھہٕ کٔر ماُلۍ ہٕنڈِس دِلَس منز جاے۔ یتھ سہ ژےٚ تھٔڈِس عوہدس پیٹھ بیہناوِ وتہٕ ژےٚ پنٕنی کۆر کھاندرٕ خاُطرٕ پیشکش تھاوی۔ یِیلہِ معاملہٕ اۄ تتھ واتہٕ تہٕ سۄزی زِ مےٚ نادتہٕ پَتہٕ دِمہٕ بہٕ پانے بادشاہَس جواب یِیمہِ سٍتۍ تَس پننہِ غلطی ہُند اعتراف سَپدِ تہٕ شاید مانِہ پننہ کٔڈتھ ژھنیٚ مۆژ زنانہِ واپس تہٕ پننہِ نس بہادر تہٕ چالاک نیچوِس بیہناوِ تختس۔

لڑکن وۄنُس "ٹھیک چھُ بہٕ گرٕ یہ کرنہٕ خاُطرٕ سخت جدوجہد۔" شبرنگ دراو جلدے کشیر کُن تہٕ گوڈنچ کاُم یوسہٕ اُمی کٔر سو اُس یہ زِ اُمی لوگ بادشاہ ہٕنڈِس

دربانَس ستی دوستانہٕ۔ یہِ دوستی روز بڑان یوٚت تانی دربانس شبرنگ تیوٗت ٹوٹھ گووِ زِ سُہ ہیکہِ ہے أمی سٕندِ باپتھ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ۔ اکہِ دوہہٕ وۄنُس تٔمی زِ ژٕ ماگرٕ کھینہٕ سرکارس منٛز نوکری تہٕ ہرگاہ ژےٚ بادشاہ سٕندِس محل خانس منٛز نوکری میلی ژےٚ گژھیا تہٕ خوش۔ شبرنگن کوٚر أمِس شکریہ تہٕ دِتُنَس جواب زِ یہ گوژھہ کانٛہہ مخصوٗص کأم کرنَس پٮ۪ٹھ سبٕھاہ خوش۔ لہٰذا اکرتوٚو دربانَن پننہٕ نِس أمِس یارِ سٕند تعارف بادشاہس تہٕ سبٕھیے خوش گفتارٕ سان وٕنی نَس أمی سٕندی ہُنر، دلنأیی تہٕ کانٛہہ تہٕ سو کأم کرنہٕ پننہٕ خاطرٕ أمی سٕنزِ صلاحیژ ہٕندی گون یوسہٕ بادشاہ سلامت أمِس کرنہٕ خاطرٕ دِن۔ بادشاہ سپُد شبرنگ سٕنہِ چال ڈھال، ووتھ بیٹھہِ تہٕ گٔتھ باتھہِ ستی مطمئن تہٕ فورَن بنوٚون سُہ اکھ شأہی نوکر۔ یتھ منٛز شبرنگ وُژھہِ وُژھہِ ترقی رٔودِ پژاوان تہٕ بنیاو بادشاہ تہٕ باقے سارِنے ہُنٛد ٹوٹھ۔

کینٛہہ کالی سوٚچ أمی زِ یہ کرہا تٔمہِ تریژ ہنٛز ازمأیش یوسہٕ مےٚ سرغنہٕ ژوٗرَس نشہِ حاصِل چھےٚ کرمٕژ۔ لہٰذا اوس سُہ پژ بتھ اکی رأژ یا گنہٕ رأژ یا گنہٕ پژ بتھ رأژسَن دِنہٕ نیران۔ ہُتہٕ پننہٕ شہرس منٛز یتھ جایہِ تہٕ تَس موقعہٕ میوٗل سُہ رٔودژوٗر کران تہٕ یتھہٕ پأٹھی حاصِل کرنہٕ آمٕژ چیز رٔودأ رکس مأدانَس منٛز أرکس دوٚیس منٛز ژٔرِتھاوان۔ ووں گووامہِ ستی أس نہٕ أمی سٕنزِ دوٚچہٕ کامہِ منٛز کانٛہہ فرق پیوان۔ پژ بتھ دوہہٕ صُبحأےاوس سُہ برابر وقتس پٮ۪ٹھ پننہِ کامہِ پٮ۪ٹھ آسان۔

ہَنہِ ہَنہِ روز واریہَن لوٗکن روپیہ تہٕ قیمتی چیز راوان تہٕ ژوٗرٕ سٕند اوسنہٕ کانٛہہ تہٕ پتاہ لگان لہٰذا آو عام لوٗکن ہٕنٛدِ طرفہٕ یہِ درخاس پیش کرنہٕ یتھ منٛز استدعا اوس کرنہٕ

آمُت زِ بادشاہ ورتاوَن پژبتھ کانٛہہ سۄ طریقہٕ ییمہِ کنِز ژۄر رٹنہٕ ییہِ تہٕ تَس سزا دِنہٕ ییہِ۔

بادشاہ سپُد یہِ خبر بوٗزِتھ سخت مغموٗم تہٕ تٔمۍ انوو پَنُن کوتوال نادِتھ تہٕ تٔمِس گۄرن پلسچہٕ نااہلیژ خاطرٕ سخت بوٗ ارِی تہٕ پٔنٕنۍ ناراضگی باوان دِیُتٔس حُکم زِ مُجرم گژھہِ ژھانڈنہٕ یُن۔ کوتوالَن مَنٛگٕس معافی تہٕ وعدٕ کوٚرُن زِ سُہ کرِ تہٕ ساٗلم یہِ تٔمِس ممکِن سپد۔ تٔمہِ راتٕ ژ گرِ تٔمۍ ژۄر رٹنہٕ خاطرٕ خاص کوٗشِشہِ۔ پژبتھ گلی تہٕ کوچس منز آے پُلسہٕ واٗلۍ تعینات کرنہٕ تہٕ تِمَن آے نظر گزر تھاونہٕ خاطرٕ سخت حُکم دِنہٕ۔ پانہٕ کوتوال تہٕ روٗد راتس اورٕ یور کران۔ یِمو سارِوے انتظاموباوجوٗد تہٕ گوو شبر نگ ترِ بن ژۄن جاین تہٕ تیوٗت اوٗنُن ژۄر رِیوٗت تٔمِس خیال اوس تہٕ یہِ کینژھا ژۄر راوُنن تہٕ تھوٗن ماٗدانس منز دوبَس منز ژۄر رِتہٕ آو محل خانہٕ واپَس۔

دوٚیمہِ دوہہٕ آے یِمَن تژبن ژۄن گرَن ہندۍ لوٗکھ بادشاہَس نِش تہٕ کرٕ ہَس شکایت زِ تِمَن اُس راتھ کینٛتھ ژۄر گمژ۔ بادشاہَس کھوٚت زیادٕ ے شرارت۔ یٔیلہِ کوتوالَن بادشاہ صابن شرارت وُچھ سۄ وۄتھ کوٗھن پیٹھ تہٕ چھُ معافی منگان۔

"بادشاہ سلامت۔ مےٚ نوکرٕ سُند عرض بوٗزِ تو۔ بہٕ تہٕ سوٗرے پولیس اوس راٗتی راتس گشتس۔ اَسہِ منز کرنہٕ کانٛسہِ اکی راتس اکھ زولہٕ تہٕ نِندر۔ شہر چہٕ پژبتھ گلی تہٕ کوچس پیٹھ اُس نظر گزر۔ خبر تو تہٕ کتھہٕ کنِز سپُد یہِ سوٗرے؟"

بادشاہ سپُد وارے حٲران تہٕ وۄنُٹس "تیٚلہِ ما چھےٚ لوٗکن چاٗنۍ ژۄ کان تہٕ ما چھِ چاٗنۍ کینٛہہ نفر ژۄر رٹنہٕ ما آسہِ مختلف گرن ہند بو موٚہنوبو پانہٕ واٗنۍ رٕلتھ یہِ کوٚرمت۔

وۆنی یہِ چھُ تہِ۔ مےٚ دِکھ ژٕ مُجرِم لُبتھ تہٕ اَنٛکھ تِم مےٚ برٛ وٕنِہ کُن۔ امہِ خاطرٕ چھُسے بہٕ ژےٚ پۆرٕ اَکھ ہفتہٕ دِوان۔"

یِمَن ستَن دوہَن تہٕ راتٕ ژَن گرکوتوالَن ہر رنگہٕ پزٕ بتھ کانٛہہ کوٚشِش یُتھ زِ ژۆرٕ سُند کانٛہہ پتاہ لگہِ ہے۔ تِمو بدلوو پانَس مختلف پلو لاگتھ حُلیہِ۔ پَنہٕ نِبن کینٛژن نفرَن ہِندی تہِ بدلاوِن حُلیہِ۔ تِمو تھاوی مُخبرَن اطلاع دِنہٕ خاطرٕ بڑی انعامہٕ تہٕ تِمو کۆر ژۆرَس یا ژۆرَن سرکاری معافی ہُند وَعدٕ یۆ دوَے تِم پانَے امیک اعتراف کرَن تہٕ برٛ وٕنِہ کُن اَتھ پتھ ہیٚن۔ پزٕ بتھ جایہِ دِتی تِمو اشتہار زِ حکوٗمت دِیہ تِمو ہِندِس جان و مالَس تہٕ عزتَس تحفظ یُس ژۆرٕ سُند پَے دِیہ یُتھ زَن کانٛہہ اَکھاتہِ ژۆرٕ سُند پَے دِنَس کھوژِنہٕ۔ مگر اَتھ سارِی سٕے دڑاونہٕ کانٛہہ تَر۔ ژۆرٕ سُند دراونہٕ کانٛہہ پتاہ یۆ دوَے سُہ اَتھ دوران برابر ژۆر ررٕ دکران بَلکہِ برٛنٛہہ مہِ کھوتہٕ زیادَے پہَن۔ شبرنگ رٹنہٕ خاطرٕ یِمو ہُر یمانہٕ اقدامو کُنہٕ تِمَس وارَے کھَہرن تہٕ تِمو لاگ امہِ کھوتہٕ تہِ بڑی کارگرٕنی۔

شہرَس منٛز پھاٹیاو انتشار۔ بادشاہَس پیٹھہٕ معموٗلی شخصَس تانی اوس پزٕ بتھ کانٛسہِ خطرٕ باسان زِ مےٚ نتہٕ مےٚ گۆژھنہٕ ڈاکہٕ پیۆن۔ یۆ دوَے پزٕ بتھ کانٛہہ شخص دوہَس کھوراتَس پَنہٕ نِس جایدادَس حبہٕ ہُشاری سان راٗچھ اوس کران مگر کانٛسہِ اَکِس اوسنہٕ پٕنُن پان محفوٗظ باسان۔ سُتی مہِ دوہہٕ کالہٕ چَس باٗ گی چھُ کوتوال وَنان زِ "وۆنی کیاہ پزٕ کرُن۔ تمہِ ہُر یمانہٕ کیاہ ہیکہِ کانٛہہ شخص کرِتھ یہِ زَن وُنیَس تانی کرنہٕ آو۔"

"تہِ چھُ پۆز" بادشاہَن وۆنُس "ژٕ نِن فوج تہٕ تہٕ تِمَن دِتہٕ حُکم یہِ ژٕ

یژھکھ۔"

لہذا آے ستی مہِ شبہٕ پُلسس ہتی ہتی فوجی تہِ اکھ اکس نگھہٕ نکھے جایَن پوٗرِ شہرس منز تعینات کرنہٕ تہٕ تِمن آو حُکم کرنہٕ زِ تِتھہٕ کنۍ تھاوِو نظر گزرتھہٕ کنۍ پنہٕ نِس زوٗس تھاوِو۔ پانہٕ کوتوال تہِ رٔو درأتی راتس انتظامَن نگرأنی کران۔ پنہٕ نِس اور یور کرنس دوران گیہِ تِمس اکس کولہٕ بٔٹھس کُن اکس باغس منز یہے ژھاےہش

"ژوٗر، ژوٗر، تُمی دِژ کربکھ تہٕ دوریا واوٗ رِی کُن۔"

"نہ۔ نہ" اور آس جواب "بہٕ چھس غریب باغوان ہنز آٔشنۍ تہٕ یور چھس آب برنہٕ خأطرٕ آمٕژ۔"

"یہِ کُس وقتے چھُ آب برنک؟ ژے کیٛا زِ چھُتھ نہٕ گوڈے آب کھولمُت؟ کوتوالَن ووٗنُس۔

جواب میوٗلُس "بہٕ آٔسس واریاہ آوٗر۔"

پَتہٕ ووٗنُس کوتوالَن "ژے ما چھُتھَن ژوٗرو چھمُت یاتَس متعلق بوزمُت۔"

"آ۔آ۔ مگر بہٕ کھوٗژس کربکھ دِنَس مے دوٗپ سُہ ماتژ اوِ مے ٹلی دَب۔ سُہ اوس وُنۍ پیٹھی تہٕ تمی نیوٗ مے واریاہ ہاکھ۔ ہرگاہٕ ژ پیٹھی کینژَس کالس پژارکھ ژٕہکہٕ ہَن سُہ پیٹھی رٕتھ تِکیٛا زِ عأنِ ممکن چھُ زِ سُہ ییہِ بییہِ یور۔ سُہ آو ہُمہِ جایہِ کنۍ تہٕ سُہ گو وییہٕ توٗ ری۔"

"رٕژ خبر۔ رٕژ خبر۔ کوتوالَن ووٗن "مگر بہٕ کتھہٕ کنۍ رَٹن سُہ؟ ییٛتہِ ما چھُ زِنڈاتہٕ کانہہ یتھ ژھایہِ بہٕ روزٕ تہٕ ووٗنۍ ہرگاہ تمی وُچھس۔ سُہ ژلہِ لیٛاری۔"

"ژٕ لاگ میوٗن پھمرٕن زنتہٕ ژٕ آب چھکھ کھالان۔ سُہ ییہِ ضروٗر یورٕ یتھ سُہ باتٕے ہا کھنیہِ۔ پتہٕ ہیککھ ژٕ اُمِس نِش گرٕھتھ تہٕ رٹہٕ ہن۔"

کوتوال اوس نہٕ یژھان اُمِس شخص (ژوٗرس) نِشہِ اَمِہ حالہٕ گرٕھن۔ مگر تٕمی روٗٹ پھمرن تہٕ ووٗنُس مےٚ ہاو ووٗنی آب، کتھہٕ کٔنی چھِ کھالان۔ باغوانہٕ ہنٛزِ زنانہِ گوٚنڈ سُہ تولہٕ کوٚٹس تیاٗرکرٕ یپاٗرکرٕ بار چھُس تھاوان۔ پتہٕ ووٗنُس لٔم یتھ رزِ یوسہٕ دوٗیمہِ انٛدٕ اَتھ گٔنڈِتھ اُس۔ تٕمی کوٚرتی تہٕ ییہٕ زَن پتہٕ چھُ سُہ کھوٚت سیوٚدٕے وُوٕ فٕٹہٕ ہیوٚر رہوٗہَس منٛز تھوٚد۔ پتہٕ کوٚر باغوانہٕ ہنٛزِ زنانہِ تولہٕ کوٚٹہِ کِس بٔنٛدِمس انٛدس اَکِس ٹِکلِس ستۍ گٔنڈ تہٕ اُمی ہنٛدی پلوٗ ژٕٹن تہٕ دژ لیہِ۔"

"ہے۔ ہے" کوتوال چھُس کرِکہٕ دِوان۔

باغوانہٕ ہنٛزِ زنانہِ ووٗنُس نیران نیران "ژھوپہ کر۔ ٹلی بوٗزی ژوٗر تہٕ سُہ ییہٕ نہٕ یپاٗرکرٕ۔ ژٕ کر ژھوپہ۔ کھوژمہٕ۔ تولہٕ کوٚٹ وَسہِ نہٕ پانے بوٚن۔ تتھے ژوٗر ییہٕ ئہٕ والتھ ژٕ تٕمہِ وِزِ بوٚن تہٕ پتہٕ رٹہٕ ہن سُہ ژٕ۔"

اُڑِس گاٚنٹس منٛز اوس شبرنگ (باغوانہٕ ہنٛزِ زنانہٕ) پنٕہٕ نِس بسترس پیٹھ شوٚنگتھ تہٕ رأژ ہنٛدس اَتھ اُڑِس گاٚنٹس منٛز گییہِ نہٕ اَتہِ ژوٗرٕ ہنٛدِ دُبارٕ تیٚنٛج کانٛہہ نشانیا ظاہر تہٕ کوتوالن ووٗن مےٚ وال بوٚن مگر تَس میوٗل نہٕ کانٛہہ جواب۔

تٕمی دِژ کرکھ "ہے مےٚ وال بوٚن۔" تَس باسیا وِزِ باغوانہٕ ہنٛزِ زنانہِ چھےٚ ہِنٛدر پیٚمژ۔ "مےٚ وال تہٕ بوٚن۔ ژوٗر ییہِ نہٕ دُبارٕ اَز راتس یپاٗرکرٕ۔ ژٕ وال مےٚ بوٚن۔ یتہٕ چھےٚ ژٕرٕنی ژٕھٹھ ئہٕ کیاہ چھُس ٹلی ییتِتھ کران ییلہِ زَن ہپاٗرکرٕ کُنہِ لٔنٛدِ ژوٗرٕ ہیٚنٛز کاٗم آسہِ

کران۔" مگر توتہٕ آونہٕ اُمِس اوٕر کانٛہہ جواب۔

پَتہٕ دِژُتمِ بیٛنہٕ کربکھ تہٕ دِژِن باغوانہٕ ہٕشزِ زنانہِ زبردست سزاہچ دھمکی۔ یِ اوس تَس باس یژھان دِیٛن زِ مےٚ چھُ چون ناو پتاہ معلوم۔ مگر توتہٕ میوٚلُس نہٕ کانٛہہ جواب۔ "افسوٗس" اٰخرس دِژُتمِ کربکھ "یِہ کوسہٕ چال چھےٚ؟" باغوانہٕ ہٕشزِ زنانہٕ گوٚھ نہٕ ژوٗرَس ورأے بیٛنہٕ کانٛہہ آسُنٕ تہٕ اُمی ژُرِ دَلَن چھَنَس ئہ ییٛتِتھ گنٛڈِتھ تھوومُت۔"

بیٛنہٕ دوہہٕ صُبحأے آے باقٕے لوٗکھ بادشاہَس شکایت ہیتھ زِ تِمَن اُس ژوٗر گُمُژ۔ بادشاہَن سوٗز کوتوالَس یِہ زانُنہٕ خاطرٕ نادزِ تِمَ کیٛاہ کوٚررالتس۔ مگر سُہ اوس نہٕ گرِہ کالہٕ پیٛٹھےٚ اوس نہٕ گرٕ آمُت۔ لہٰذا اروٗ دشیٛچھ اَنِن وول تِمَس ژھانڈنہٕ خاطرٕ سأری شہرَس پھیران۔ اٰخرَس آو سُہ تِمہِ باغہٕ کِنہٕ یوٚت بدقسمتی کِنہٕ کوتوال ژامُت اوس تہٕ اَتہٕ اوسُن سُہ بدمعاش زنانہٕ پھیرَن لاگِتھ وُچھمُت۔ یِہ اوس تولہٕ کوٗٹِس پیٛٹھہٕ گنہٕ اوٕر یوٗر بہِتھ تہٕ ترِہ سٔتی اوس شُٹھیوٗمُت۔ (شیٛچھ اَنَن وألی سوٗچ) خبر بادشاہ گر یامیأنِس دُتُس پژھ لہٰذا کوٚرنَس عرض زِ سُہ ہیٚن تہٕ پانےٚ وُچھن زِ کوتوالَس کیٛاہ اوس بنیوٗمُت۔ بادشاہ گووتہٕ ییٛلہِ تِمَ کٔر یِہ وُچھ تَس ژوٗل اَسُن نیٚرتھ۔ سُہ اوس تیٚتھ خراب حالژ منٛز۔

یام کوتوال پتھرِس پیٛٹھ ووت تہٕ تِمَ کٔر ووٗن بادشاہَس اَمیُک سورُے حال تہٕ تَس ووٗنُن زِ توٚہی ژھنوٚمےٚ ووٗنی مأرِتھے تِکیٛا زِ مےٚ چھُنہٕ ووٗنی زندگی ہُنٛد تہٕ کانٛہہ پرواے۔ بادشاہَن پرٛژھ ووٗنی بُڈِس وزیرَس "اَسہِ کیٛاہ پزِ کرُن۔ سأنِس مُلکَس منٛز ووتھِ اَکھ بوٚڈ تہٕ کریوٗٹھ ووژِ راٹھ ہرگاہ نہٕ اَسی اُمِس ژوٗرَس تدورُک ہیٚکی کٔرِتھ۔ یِہ کِتھہٕ پأٹھی ہیکَو اَسی رُکأوِتھ۔ لوٗکھ ہیکن نہٕ ووٗنی زیادٕ کالَس پَنُنہٕ نَن چیزَن ہُنٛد راوُن

برداشت کرِتھ۔ تِہِس خوفناک تشویشس منز روزنہٕ کھوتہٕ ژلن تم مُلکے تر اُوِتھ۔"

وزیرن وُنُس درجواب "یہ، ہیکہِ نہٕ سپدِتھ تہٕ نہ سپد۔ ہرگا توٚہی مے اجازت دِیو تیلہِ نیرٕ بہ از راتھ کیُتھ تہٕ ژھانڈن سائنس امنس درہم برہم کرن وول۔"

بادشاہن دِتس اقرار۔ تِتھے اَنہِ گوٚٹ ہیوٚتن سپدن وزیر کھوٚت گرِس تہٕ دراو۔ شبرنگ ژوٚر تہِ دراو تہٕ کینژہ کالی گوو اکھ غریب مُسلمان زنانہٕ بُتھ ظاہر۔ اَمِس اوس اکھ پھرن جندالا گتھ تہٕ اکھ اوٚدر تژھ ہیوٚ ووزُل قصابہِ گلس یتھ پیٹھ ملہٕ ستی برِتھ پوٚژ اوٚ گرتھوٚ گرپاٹھی دِتھ اسس۔ یہ بیوٹھ اکس میٚو ہبر ہنٚدِس دروازِس پیٹھ تہٕ اوس اکس لوکٹس تلہٕ ژانگہِ کس سوٚتس گاشس منز مکائے پہان یہ ژونگ اوسس پتی کنی لبہِ تارس پیٹھ۔ سہ (وزیر) دراو لاٚرکی یہ زن شبرنگس توقع اوس تہٕ گرٹہٕ پھرنچہ آوازِ ستی گوس اورکُن توجہ تہٕ پھرن گراوٚرکُن تہٕ پرژھن زاِتہِ کُس چھو۔

اوٚر آس جواب "اکھ بُڈا۔ مکائے چھس پہان" تہٕ اَمہِ پتہٕ زنتہٕ تمہِ گوڈنکہِ پھرِ یہ وُچھ زِیہ گری سوار اوس وُزیر تہٕ وُنس سبٹھے قابل رحم آوازِ منز "جناب، توٚہی ہیکہِ ہوٚن نا ژوٚرِ رٹتھ! وُنی اوس یتہٕ اکھ نفر اَمی لوے مے تہٕ نی نم تقریبن سوسارٕ مکایہ ہن یوسہ مے کالہٕ خاطرٕ پہہٕ ہرٕ اُس۔"

"ژوٚر۔ کیاہ۔ کتہِ! مے وَن کُس چھ سہ؟ سہ کپاٚرکی دراو؟"

"ہپاٚرکی، ہوٚ کیاہ ہپاٚرکی ووتھ" تہٕ ہوٚنس بالہٕ دامنس کُن۔

وزیر دژ اوگری سے پیٹھ تہٕ دِژن اَندی پکھ ہمسایہِ گی منز نظرا وزرا گرائہ اوس تہٕ ژوٗرِ سُند کانٛہہ بوٗد باہاتہٕ آو دُبارٕ واپس پھیرِتھ۔یتھ زَن بجہِ نشہِ بیٚیہِ تہ کینٛہہ معلوٗم گرِ ہے۔تمہِ وونُس "مےٚ ووٗنمے ژےٚ سورُے کینٛہہ۔مگر یہِ کیاہ۔یتھہٕ کنٛز اَکِس تھدِس گرِس کھٕسِتھ تہٕ پلو پوشاک لاٗگِتھ چھکھ ژٕ گژھتہ ہیکہٕ ہَن ژوٗر رٕ ٹھ۔ژٕ بوزٕ کھامےٚ بجہِ ہنٛز گتھ؟ ژٕ بدلاو مےٚ ستی جاے۔مےٚ ستی بدلاو پلو۔ژٕ روزِ ییتی تہٕ بہٕ گژھے لوٚت پاٹھی سہٕ ژھانڈنہٕ خاطرٕ۔ژٕ روز ییتی تہٕ پہکھ تانی مکاٗے۔سہٕ ماییہ پیاٗری تہٕ رٹہٕ ہَن ییتی۔"

یہِ اوس جان منصوٗبہٕ باسان لہذا اموٗن وزیرَن۔

ووٗنی اوس شہرنگ اَکِس بڈِس وزیرٕسندِس پوشاکس منز تہٕ اَکِس سبٕٹھے خوٗبصورت گرِس کھٕسِتھ۔سہٕ آسہِ ہکھ شہرکِس بازرس منز تہِ گرِس پیٹھ پکان وُچھمُت۔امہِ پتہٕ پیوٚے اَکھ گانٹا گرٕچھتھ آسہِ ہیکھ سہٕ بادشاہٕسندِ بیٚیہِ کینٛژن مُلازمَن ستی محل خانہِ کِس صحنس منز گتھہٕ کران وُچھمُت۔

بیٚیہِ دوہہِ صُبحاے آے بیٚیہِ کینٛہہ لوٗکھ ودان ودان بادشاہَس نِش یہِ شکایت ہٮ۪تھ زِ تہٕنٛد جایداد اوس رووُمت۔اڈٕ ہن آسہٕ روپیہِ راوٕمٕژ،اَڈٕ بن لال جواہر تہٕ اڈٕ بن اناج۔

"افسوٗس،ہزار افسوٗس!اَسی کیاہ گرَو ووٗنی؟وٗزیر انیوٗن بُلاوِتھ" بادشاہَن دِژ کرِ بکھ اَکھ نفر آو وزیرٕ سُند گرٕ شُچھ ہٮ۪تھ سوزنہٕ ییتہِ تمہِ کی یہِ بوٗز زِ وزیرٕ سُند گر اوس تَس ورٕاے گرٕ آمُت تہٕ امہِ کِنٛز اوس تمی سُند سورُے عیال پریشانیہِ کِنٛز پاگل ہیوٗ گوٗمُت تہٕ

تِمَن اوس باسیوٗمُت زِ وزیرَس آسہٕ ژوٗر سمکھیوٗمُت تہٕ تِمی آسہٕ مأرِتھ ژھنمُت۔

یِیلہٕ بادشاہن یہ بوٗزُس سپُد زبردست دوکھ۔

تِمی منگنووپُنٕن گُرِتہٕ تُلِن کینہہ مُلازِم ءتی۔ یِمَن منز اوس شبرنگ تہٕ یُس فِل فورأمِس ءتی وزیرَس ژھانڈنہٕ دڑاو۔ تِمی (بادشاہَن) وُن مزید "یہ ہیکہٕ نہٕ بُنتھ زِ یُتھ داناتہٕ وفادار کیاہ ہیکہٕ تتھہٕ کُنی مارِ سپدِتھ۔ اَکھ گاٹٕنٛٹھ ہیوٗ گوٗ ھتھ یِیلہٕ یہ جماعت امہِ لوکچہ میٛژ پھرِ کُنی پکان اُس تِموٗ وُچھ رووُمت وزیرُس اُکس غریب مسلمان زنانہٕ ہِنٛدِ ہن مکرہن تہٕ اُدرہن تژھہٕ ہوہن زچَن منز سبٹھہٕ دوکھہٕ ہوٚت وَدان اوس۔

تِمی دِژ کریکھ "بادشاہ سلامت، توٗ ہی نیر و، توٗ ہی نیر و، میانہٕ یِتھ خجالُوٗگن مہ وُچھوٗبہ ہیکہٕ نہٕ زانہہ تہٕ یَتھ مُلکس منز گلہٕ تھوٗ دِتھ۔"

بادشاہَن ووٗنُس "سو چھنہٕ کتھ۔ ہمت چھےٚ گرِٕنی۔ اُسی لبون سہ نفر تیٚمی سون مُلک پریشان کوٚر تہٕ وزیرِ بےعزت کوٚرُن۔" امہِ پتہٕ دِیُت بادشاہَن حُکم زِ وزیر واتناوِیوٗن پٕتٕن گرِ۔

بییہٕ رأژ خأطرِ انتظامَن وُچھنہٕ داشنہٕ خأطرِ آوتھانہٕ دار بڑ وٕنہہ گن تہٕ سہ یُدوَےلوکِٹسےعوہدَس پیٹھ اوس مگر بادشاہَن کُرتسنز پیشکش قبوٗل۔

اَمہٕ رأژ بِناوشبرنگن پانس وزیرہسنز کوٚ ر تہٕ رۄز وزیرہِندِس باغس منز یہ ووٗمید ہتھ پڑاران زِ تھانہٕ دار واتہٕ اوٗت رأژ ہِندِ گوڈنِکے پھرِ۔ سہ سپُد نہٕ مایوس۔ خفتَن بڑ وٕنٹھے پہَن دڑاو تھانہٕ دار لپأرِ تہٕ کُس تانی شخص باغہٕ کُنی پکان وُچھتھ

پرژھن اَمِس کُس سا چھُکھ؟ جواب میوٗلُس "وزیر ہنز کوٗر۔ ژٕ کیاہ چھکھ ژھانڈان؟"

تھانہٕ دارن وونُس "ژوٗر" راتھ کوٗر ژٕمۍ چون مول بے عزت تہٕ ژٕمہٕ بڑ وُنہہ کوتوال تہٕ اَز چھس بہٕ پننہٕ قسمت آزماوان۔

"تہٕ گوو ٹھیک۔ مگر ہرگاہ ژٕ سہٕ رٹہن ژٕ کیاہ کرکھ تمس۔"

"بہٕ تھاوَن سہٕ زنجیرَن گنٛڈِتھ قادتہٕ پزٕ بتھ دوہہ آسَس تیتی کوٗژٕ والان یوٗت سہٕ ژُر دلہٕ برداشت ہیکہٕ کرِتھ۔"

"واہ! بہٕ وُچھہا قادخانہٕ" وونُس اَمہٕ کورِ "مےٚ اَس اکثر یہٕ خاہش مگر مے دِیُت نہٕ مالِکۍ اور زانہہ گژھنہٕ۔ وُنی کیٚبس آوٕ مےٚ موقعہٕ۔ یہٕ چھنہٕ دوٗر۔ بہٕ چھس یژھان یہٕ جاے وُچھنۍ!"

ژٕ یہٕ ییٚنہٕ گنہٕ دوہہٕ۔ وُنی کیٚبن چھےٚ نہٕ مےٚ فرصت تہٕ پیٹھٕ گژھی ژےٚ مول ناراضی ہرگاہ تس یہٕ پتاہ لگہِ زِ ژٕ اَسکھ یوٗت ژٕ پری نیبر گنہٕ باغس منز۔"

کورِ وونُس "تس لگہِ نہٕ زانہہ تہٕ پتاہ۔ سہٕ چھُ ناٹھیک۔ سہٕ ییمہٕ وِزِ راتھ گراو نکھ سہٕ اوس تمے وِزِ بیمار۔ کرجلدٕ ے۔ بہٕ آیہٕ ـ سےٚ۔"

تتھہٕ پاٹھی سپُد تھانہٕ دار مجبوٗر تہٕ دژ اوقادخانس کُن بڑ وُنہہ بڑ وُنہہ۔ اَتہٕ اوس اَکھ پُلسہٕ وول راٗچھ تکیاز باتے سارنے اوس حکم دِنہٕ آمُت زِ توہۍ ژھانڈیون ژوٗر۔ لڑکی ہنٛدِس درخاسَس پیٹھ ہووس اَکۍ سوٗرے کیٚنہہ۔ اکھ ئے لاجہِ ژٕمۍ زنجیر تہٕ۔ سہٕ ژاو کوٹھرِ منز تہٕ ہوونس زِ ژوٗرس ہتی کیاہ یہٕ کرنہٕ ہرگاہ سہٕ رَٹنہٕ تہٕ قادِ یہٕ تھاونہٕ۔ اَتھی ہتی

دُیُت شبرنگن (وزیرِ ہنزِ کورِ) تھانہٕ دارس دکہٕ تہٕ تَس گووگُنے پینڈل۔ کوٹھرِ کوٗرُن دروازٕ بَند تہٕ کورِ ہُند لباس کَڈِتھ لوگُن تھانہٕ دارسُند دستارٕ تہٕ تھانہٕ دارسُند کمر بند گوڈُن کمرس تہٕ گووسیٚوٗ دُے تھانہٕ دارسُند گرٕ ڈلی ڈلی۔ تھانہٕ دار ہنزِ زنانہٕ ہتی گتھ کران وۄنُن تَس" مے دِکینٛہہ روپیہ تہٕ لال جواہر۔ بٕہ نیرٕ شہرٕ منٛزٕ تہٕ روزٕ کُنہِ بدل جایہِ۔ بٕہ گوس ژٕ ۆرلبنس منٛز ناکام لہٰذا کرنہٕ مے بادشاہ کانٛہہ پاس۔ دِمے یِم چیز تہٕ بٕہ نیرٕ۔ بٕہ سوزَے ژٕ سے شیچھ زِ بٕہ کتہِ آسہٕ تہٕ ژٕ کرتہٕ، کتھہٕ کنِ واتکھ مے نِش۔

زنانہِ دِتی اُمِس ڈلی ڈلی لال جواہر تہٕ کینٛہہ ہتھ روپین ہنٛدی نقد۔ شبرنگن کوٚرُس میوٗ ٹھاتہٕ دژاو۔

دوٚیمہِ دوہہٕ صُبحٕ اَے سوٗ ز بادشاہَن تھانہٕ دارس نادتہٕ سُہ گرِ نہٕ لبتھ لاگنوٗن سُہ سأری ہے شہرَس منٛز ژھانڈن۔ بادشاہ سُپد تَمہِ وِزِ زبردست حأران۔ یِلہِ تِمو یِہ بوٗز زِ تھانہٕ داراوسُکھ زنجیرَن گنٛڈِتھ قأدخانہٕ کِس سارِوے کھوتہٕ اُندرِمِس جھس منٛز تھوومُت۔ بیٚیہِ اوس ژٕ ۆرتھانہٕ دارسُند گرٕ گوٚمُت تہٕ تَتہِ اُسن تہٕنٛدی سأری لال جواہر تہٕ تہٕنٛد جمع کرنہٕ آمتہِ رقمُک بوٚڈ حِصہٕ نُمت۔ تِمو بلووِ پنٛنہِ مُلکہِ کِنن سارِنے گاٹلین ہُنٛد اجلاس۔ یُتھ زِ تِمن ہتی یِہ مشورٕ کرِ ہے زِ اَتھ مصیبتَس منٛز کیاہ پزِ ووٗنی کرُن۔ تِمو ووٚنکھ " توہہِ چھُ پتاہ زِ اَتھ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ فأیدٕ زِ ہرگاہ اَسی ژٕ ۆررنٛچ کوٗشش کرو۔ یِہ گووووٗنی ہوہَس گیٚجہِ گنٛڈنہٕ۔ سوزُے پُلیس تہٕ فوجُک زیادٕ ترحِصہٕ رۄ دی وار یہِ ہن دوہَن نظر گور تھاوان۔ پژ بتھ کانٛہہ اوس پن پنٛنہِ جایہِ مُستعد۔ یِتی مِس ہفتس اَسی پژ بتھ گرٕ س کینٛہہ کینٛہہ رأتی راتَن ہُشار۔ امہِ علاوٕ کیاہ حبہٕ ہُشأری ہیکہِ ہے ورتاونہٕ یِتھ تہٕ اَمہِ

پَتہٕ تہٕ گیہ لۄکن ژۄر۔ سون وزیر، کوتوال تہٕ سون اَکھ تھانہٕ دار بنے شہرَس منٛز اَمنُک
سامانہٕ۔ اَسی کیٛاہ ہکو کٔرِتھ؟ ہرگا کانٛہہ شخص اَسہِ مدد ہیکہِ کٔرِتھ یا ہرگا ژۄر پانٔے پانہٕ
اِمیُک اعتراف کٔرِتھ تہٕ یہِ وعدِ کٔرِ زِ سُہ کٔرِ نہٕ بۄ ونٛہہ کُن یِتھ خراب کامہِ بٕہ دِمہ تیٛلہِ تٔمِس
پننٕہ کوٗر رنیتھ کرِ تہٕ بیٛیہ پٔنُن نصف ملک۔"

یہِ بوٗزِتھ آو شبرنگ بۄ ونٛہہ کُن تہٕ مونٛگن بادشاہ صاٲبَس کینٛہہ ونُن
اجازت۔ "بادشاہ صاب توہہِ کوٚر رُوپنہٕ مُلکہِ کین سارنٕے بَڈ بن تہٕ داناوٕکن برٛونٛہہ
کنہِ یہِ وعدِ زِ بٕہ دِمہٕ پننٕہ کوٗر تہٕ پننہٕ مُلکُک نصف تٔمِس ژۄرَس ہرگا سُہ پانہٕ امیُک
اعتراف کٔرِ تہٕ بۄ ونٛہہ کُن ژۄر کٔرِ نہٕ نِشہِ پتھ روزِ۔

بادشاہَن وونُس "آ۔ بلکل۔"

"بادشاہ صاب۔ تیٛلہِ بوٗزِو زِ بٕہ چھُس ژۄر تہٕ پننٕہ یہِ کتھ ثابت کرنہٕ خاطرٕ
دِیو توٚہۍ تِمن سارنٕے لۄکن حُکم یِمن نقد یا کُنہِ تہٕ قسمُک جایداد پٕتی مینٛن کینٛژن ہفتن
اندر چھُ روومُت تِم سَمَن شہرَس نیٛبر کُنہِ فلانی جایہِ تہٕ بٕہ دِمہٕ تِمن پننٕہ ساری چیز
واپس۔"

اجلاسَس منٛز موجوٗد سارنٕے لٔج حٲران گٔژِھتھ کُنی دِنَن۔ لۄکھ لٔگی شبرنگس
کُن تِتھہٕ کٕنۍ وُچھنہٕ زَن تہٕ سُہ دیوتا اوس۔ اَڈ بوٚز چ زِ سُہ چھُ دیوانہٕ تہٕ پتھے چھُس نہٕ بٕہ
کیٛاہ چھُس ونان۔ خٲر تہٕ چھیکرس کینٛژن ژِہَن ہِنٛدِ ٹھہراو پَتہٕ کٔر بادشاہَن کتھ تہٕ
وۄنُن "یہِ گوو ٹھیک۔ تِتھے کٕنۍ کرو۔ پگہ ژٕ شبرنگ مے نِش۔"

بادشاہ دژ اوشبرنگس سٟتۍ تہٕ اجلاس آو برخاست کرنہٕ۔ پانہٕ وٲنۍ کتھ کران

دِیُت بادشاہَن پَنہٕ نِس وعدس پھیُر تہٕ وۄنُن زِکھاندرٕ خاطرٕ تیأر یہِ تہٕ مُلکُک نصف مُنتقل کرٕنچ کأم ییٚہِ تیُٚت جلد کرنہٕ یِوٚت ممکن سَپد۔"

پگہہ سمے تِم سأری لۆکھ یِمَن کینٛہہ رووُمت اوس۔ شہرٕکِس دیوارس لَرِ أکِس بۆڈِس مأدانس منٛز تہٕ تتہِ بادشاہ تہٕ تِمۍ کُر ہِندِ بن وزیرَن ہنٛزِ موجوٗدگیہِ منٛز کری شبرنگَن تِم سأری چیٖز، نقدی، لال جواہر، پلو وغأرٕ واپس ییم تِمۍ ژٕنٛتۍ أسۍ۔ پزٕ بتھ کانٛہہ دزٕ اوخوش گرٕ ہِتھ واپَس تہٕ دُبارٕ سَپُد مُلکَس منٛز امَن قأیم۔

محل خانہٕ واپس یِوان کۆرِ شبرنگَن بادشاہَس درخاس زِ مےٚ دِی تو ماجہِ نادِ سوزنُک اجازت۔ یُتھ زَن ئہٕ تِمس کھاندرس نسبت مشورٕ تہٕ مَد دہمہٕ۔ بادشاہَن موٚن تہٕ شبرنگ سٕنہِ ماجہِ آونادسوزنہٕ۔

سو وأژ تیُٚت جلد یُوٚت تَس ممکن سَپُد تہٕ فورَن ہِچھ بادشاہَس۔ بادشاہَن کۆرِ تَس سیٹھاہ شاندار پأٹھۍ استقبال تہٕ وۄننس زِ ئہٕ چھس ییٚمہِ خاطرٕ سیٹھاہ خوش زِ ئہٕ بنیوس یَتھ قأبل زِہٕنی کۆرِ دِمَن تِتھس چالاک تہٕ خۆبصورت شخصس یُس چون پرورش پرٕ وومُت نیٚچو چھُ۔

تِمہِ وۄنُس " بادشاہ سلامت چھِ سیٹھے مہربان پأٹھۍ کلامہٕ کران مگر یہِ کھاندر ہیکہِ نہٕ سپدِتھ۔ یہِ چھنہٕ شرعن صحیح زِ کانٛہہ کیاہ گرٕ پَنہٕ نِس نیچٕوس پنہٕ کورِ ستۍ کھاندر۔ بۍ ہیکہِ نہٕ بینہٕ ستۍ کھاندر گرِتھ۔

بادشاہَن وۄنُس "مےٚ تۆرنہٕ چون وَنُن فِکرِ"

جواب میوٗلُس "أتھ منٛز چھنہٕ تعجبس لایق کانٛہہ کتھ زِ ژےٚ چھسے نہٕ ئہٕ یاد مگر

یہٕ واُج تہٕ رُمال پاُوی ژےٚ مےٚ متعلق ژیتھ۔ رٕژو، یم چھےٚ چانی تہٕ مےٚ دِسوواُج واپَس یوسہٕ مےٚ یَمَن بدلہٕ دِژاُے۔''

اَمہِ پتہٕ وۄن اُمس اَمہِ سوزِ کینٛہہ۔ زِ سو کتھہٕ کنٛ اُس اُکی ہنٛز شرعی آشنٛز تہٕ اُکی کتھہٕ کنٛ اُس سو مُشراوِتھ۔ سو اُس اُمس نِش بھیس بدلاوِتھ آمُت تہٕ تمِس کتھہٕ کنٛ زاو شبرنگ تہٕ ییٚلہِ سہٕ بۄڈ گو وتہٕ تمہِ کتھہٕ کنٛ ماُلی رووسہٕ کشیر ہنٛدِس شاہی دربارس منٛز گژھن۔ وۄنی سپد تہٕ پۄر یہٕ تمہِ دوہہ اَمہِ ماُلی ہنٛدِس باغس منٛز اُمس وۄنمت اوس ییٚلہِ تم گوڈنکہِ پھِرِ پانہٕ واُنی سمکھی۔ ''لڑکہ گرِ ماُلی ہنٛز کورِ ستی کھاندر۔''

اُتی تھےٚ تہٕ اُے وِزِ سپد بادشاہس پننہِ زنانہِ ستی دُبارٕ صلح تہٕ شبرنگ آو شہزادٕ تسلیم کرِتھ تخٛتک واُرث مانٛنہٕ۔ اَمہِ پتہٕ رۄدی یم ترٛشوٚے وارِیہَن وٕری یَن خوش تہٕ خوشحال پاُٹھی یکہٕ وَٹہٕ۔

(راوی: سۄتھہ سرینگرٕ کی پنڈت مُکند بایو یمی یہٕ ترتیب کارٕ ہنٛدِ خاطرٕ سۄمبرِتھ اُنی تہٕ یہٕ دُلیل اُ کس بۄڈ بہلس نِشہِ کرِ نٛڈی وِبچہِ بیارِ بۄزمژاُس۔)

لأدٕر یار

أکِس مقدمَس گٔیہِ پننہِ گامہٕ کِس بیٚیِس أکِس نفرَس ستۍ سخت یارٕ زیٗس وارٕ وارٕ تیٖتھ لأدٕرشأبت سپُد زِأمی کوٚرتَس نِشہِ پأنَس تھَپھ تلناونک پوٚختہٕ ارادٕ۔ مگر یہِ اوس وَنُن سَہل کرُن ما، تِکیازِ یِمَن أس پانہٕ وأنۍ قریٖبی دوستی بلکہٕ توَے اوسہٕ یَژھان زِأمِس گژھہِ دِلَس زیادٕ لگُن تِکیازِ أمی أسۍ تِمس پننۍ وارِیہہ سِرتہٕ وٕنۍ متۍ۔

أخرس تہٕ کٔر أمی یہِ چال: ''بوزسا'' أمی وٕن زنانہِ کُن ''أسۍ یتھے بَتہٕ ہمو کھیوٚن تہٕ یہِ پیٚیہِ ضرورٕ روأتتھ یُتھ زِأمِس تہِ کھینہٕ خأطرٕ کینٛہہ بَنہِ۔ بٔہ نیرَے وٕنۍ کنِن اۄرۍ تہٕ یِمہٕ ژٕیرۍ پہَن بَتہٕ کھیٚنہِ۔ ژٕ کھے زِ پانس تہٕ باقے ہَن تھأوۍ زِ لنٛد کُن تہٕ أمِس وٕنۍ زِ أسہِ موکلوو کھبتھ۔ اگر أمی وٕنُے ''کینٛہہ چھنہٕ پرواے، ژٕ رَن مے خأطرٕ کینٛہہ بدل تہٕ ژٕ وٕنۍ زبس زِ بٔہ چھُس نہٕ پننہٕ نِس خانہٕ دارِ سِنٛدِ اجازتہٕ ورأے یژھ کانٛہہ نازیبا کأم یژھان کرِنۍ۔ گتھ کٔرۍ زبس ٹھیک پأٹھی مگر کھیوٚن دی زبس نہٕ رِکھنۍ۔''

ییٚلہِ وٕنۍ یہِ نفر آو زنانہِ کوٚرتِ یہِ تَس خانہٕ دارَن وٕنمُت اوس۔ ''مے خَض دی زبو معأفی'' زنانہِ وٕنُس مقدم خَض چھُ نیٚبرٕ ے تہٕ ہرگاہ سُہ ییٚتہِ آسہِ ہے سُہ مارِ ہے

ضرور ژٕے خاطرٕ کوٚرٕ۔"

تٔمۍ ووٚنُس "ژٕ کیاز چھکھ معافی منگان۔ اَدٕ چھُ چون خانہٕ دار اوٚرکٕنہٕ
چھُس ناپیٚتۍ ـــــےٚ کیاہ چھُ کوٚرٕ مارنَس۔"

زنانہِ ووٚنُس "نہ۔ ہرگزنہٕ۔ ہرگامیۆن خانہٕ داریژھ گژھ بوزِنہٕ گژھہِ نے
ژکھہِ۔ ژٕمہ ہے پانَس تفریق ژٕ نیرتہٕ یہِ بیٚنہٕ ساعتہٕ ییٚلہِ مقدم ییٚتۍ آسہِ۔"

مگر یہِ گتہِ اوس یؤت سَہل پأٹھۍ تھپھ تُلَن وول۔ "تفریق" تٔمۍ ووٚنُس
"ژٕے گٔمۍ ووٚنُے تہٕ۔ بٕہ چھُس پزٕی کنٕی کینٛہہ کأم کرٕنۍ یژھان۔ کینٛہہ چھُنہٕ بٕہ مارٕنے
کوٚرٕ تہٕ ژٕ پھوٚتانۍ دانَس تہٕ گرَکھ ـــےٚ خأطرٕ کوٚرٕ تیار۔ مقدم ییٚلہِ اورٕ واپس ییہ تہٕ بٕہ
سمجھاوَن سُہ پانَے" یِی وَنان دژاو سُہ آنگنس منٛز ییٚتہِ کوٚرٕ اَسی تھاونہٕ آمٕتۍ تہٕ یُس
اَصَل ہیٚوٕ کوٚرٕ تمِس اَتھس منٛز آوسُہ رٕوٹُن تہٕ دژاو أمِس مارنہِ۔"

زنانہِ دِژٕس کربکھ "ہے۔ مہ حَض کرٕ ژٕ یہِ، خانہٕ دار آسہِ پکان سُہ اَنہِ چانہٕ
کھنہٕ خأطرٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ۔" مگر یہِ گتہِ گیوٚ پتھ ہنہٕ وول تٔمۍ کوٚر جلدٕے کوکرس کھٕش
تہٕ پتہٕ یہِ أمِس زنانہِ کُھن پلناوان ووٚنُس رَن ژٕ یہِ ـــےٚ خأطرٕ۔ اَمہِ مُشکلہٕ منٛز نیرنَس
کانٛہہ وَتھ نہٕ ڈٕیشتھ مون اَمہِ زنانہِ أمۍ سُنٛدُے مگر یہِ تیار سپدنہٕ برٛونٛہہ ووت
مقدم۔

"اسلام علیکم" تٔمۍ ووٚن پَنہٕ نِس یارس تہٕ أمِس ستۍ خأر پاٹھا کرِتھ گووٕلی ڈٕل
سولہارِ کُن تہٕ پرٛژھُن زنانہٕ، ژٕے کیاہ کوٚر رُتھ۔ تمہِ ووٚنُس اورٕ سأئلم کینٛہہ۔
"چلوٹھیک گوو" تٔمۍ ووٚنُس "یہِ چھُنہٕ کانٛہہ بوٚڈ معاملہٕ۔ أمِس تارٕوأسی أز

فِکرِ۔ بوز۔ ییٚلہِ کوٗر تیار گژھہِ ژٕ تھاٗوی زِٲمِس وریٚہہ کم مگر دی زبس تژ امہٕ بانٛس منٛز۔ باۓ تیٚ دی زِمےٚ مگر سُہ تھاٗوی زِ کٔترِ بانٛس منٛز۔"

ییٚلہِ ووٗنی کھیٚن چَھن تیار سۍدٕ زنانہِ کوٗر لی۔ مگر یہِ نفرتہٕ پوٚیمَن پتھٕ۔ تٔمۍ وُچھ زِمےٚ بڑ وٗنہہ کُن تھووٗکھ کٕہے تہٕ ژٔ رٕہن تھاٗوِکھ مقدمَس بڑ وٗنہہ کنہٕ۔ "نہ۔ نہ۔" ژےٚ کیاہ باسےیہٕ کھمباتژ امہٕ بانٛس منٛز تہٕ ژٕ کھکھ کٔترِ وِس بانٛس؟ سوالے چھنہٕ۔ تہٕ بٔنیا۔" یِی ونان ژوتٔمۍ مقدم سُند بانہٕ تہٕ اَتھ بدل تھووٗن تژ امہٕ بانہٕ مقدمس بڑ وٗنہہ کنہٕ حالانکہِ مقدم اوٗسس پٔنٕزٔ کنٕز کیٛاہ کیٛاہ کران۔ مگر تَس آسہِ ہےٚ أندری دَم گوٗمُت۔

یہِ سأئلم وُچھتھ کٔر مقدمَن زنانہِ کُن نظراتہٕ ووٗنُن "کینٕہ ودہو پیٚٹھہٕ چھُ اَکھ ژِن یتھ کرٕس منٛز ژامُت۔ اکہِ دوہہِ پھرِ گو وسُہ تیمی وَقتہٕ ظاہرتہٕ کٔرن سأری ژأنٛگی ژھبتہٕ۔"

أمی ووٗنُس اورٕ "پزی ہا"

زنانہِ رٕوٗٹ اِشارتہٕ اَتھوٕ پیٚٹھی ژھیوٚ روون ژوٗنگ۔ اَتِہ گیہِ سأری ہےٚ اَنہِ گٹہٕ تہٕ مقدمن پلنو وکٔترِ بانٛس کُن اَتھہِ۔ یتھ اَتھ پانٛس کُن اَنہِ ہےٚ مگر أمی ہِندِس یارس توٚریہِ فِکرِ تہٕ بانٛس کھوورِ اَتھہٕ تھپھ کٔرتھ ژِن بیٚنِس اَتھَس کیتھ زٕور تہٕ لوگن مقدمس بےوایہِ پأٹھی ماردیُن۔

"اوٗ ہ۔ اوٗ ہ" مقدم اوٗس کریکہٕ دِوان۔

زنانہِ دِژٕس کریکھ "ہےٕ ژٕ کیاہ چھکھ میأنٛس خانہٕ دارس ستۍ کران۔"

اورٕ ووٗنُس تٔمۍ "ژِن چھُ میوٗن بانہٕ یژھان ژٕورِنیُن" تہٕ یُس تٔمۍ ژِنہٕ باٗنٛژٕ

رۆٹُمت اوس تَس کُن اوس ونان۔ ''حبس گر۔ حبس گر'' تۄ اوسُس تیٚوٗت زور زورٕ ستی دَبادَبا والان یٚوٗت تَس طاقت اوس۔ اَخرس تۄ پھُٹ زوٗرٕ ے تۄ نفر ژوٗل درواز نبر مگر پیٹھٕ ہن تھوٗن خیال زِ گترِ بانٕہ ٹُلُن سِنٕز ہن ہتھ پانس ستی۔

(راوی: سرینگرُک بسکین اَکھ کھنڈواو)

بَدخصلت ووٚر موج

اکہِ دوہہٕ تھووأ کی برہمَن پننہٕ زنانہِ قسم زِمےٚ ورأے أسی زبنہٕ کانٛہہ چیز کھوٚان نَتہٕ بنی ژےٚ ژھاوٕ ج۔ درجواب وۄنُس برہمَن بایہِ زِمےٚ ورأے أسی زبنہٕ ژٕتہِ کینٛہہ کھوٚان ہرگا کھیوٚ تھ تیٚلہِ بُنی ہہہ (ژِترٕ بڑأر)۔ سبٹھاہ وقتا گُزریاوتہٕ کأنٛسہِ أکی پھُٹرٕ نہٕ پٔنٛن لفظ۔ یوٚت تانی اکہِ دوہہ برہمن بایہِ شُر ہن بَتہٕ دِوان پانہٕ تہٕ أکس رَژھہِ مَزٕ دُ چھ تہٕ خانہٕ دارامہِ وِزِاَتہِ اوُسس نہٕ۔ اَمی وِزِبنیٚہِ تَس ژھاوٕ ج۔

برہمن ییٚلہِ گرٕ وۄت تہٕ اَتہِ وُچھن ژھاوٕ ج گرس مژٕ اورٕ یور کران تَس سَپُد سبٹھاہ دوکھ تہٕ کیٚا زِتَس اوس یہِ پتاہ زِیہِ چھےٚ أمی ہشٕرٕ ے سوٹأ ٹھ آشنٛ۔ أمی تھأویہِ ژھاوٕ ج گرٕ کس صحنس مژٕ گنٛڈِ تھ تہٕ اوُسس پۆرٕ خیال تھأوِتھ رَچھان۔

کینٛہہ ؤری پَتہٕ کوٚر أمی بیٚا کھ کھاندر مگر یہِ زنانہٕ أس نہٕ شُر بن رکھ ہٕ ژ۔ تم أسی تَس کھران تہٕ تَمَن أس رَگ کران تہٕ سبٹھاہ کم أسکھ کھنبس دِوان۔ یہِ ہٕرٕ ماجہِ بۆزیمَن شر بن ہٕنٛز شکایت تہٕ تَمہِ دُ چھ زِیم أسی کمزور گژھان۔ اِڈ کنہٕ اوٚنُن لوٚت پأ ٹھ

یِمو مِنزٕ اَکھ نادِتھ تہٕ تَس وۄنُن یہِ گَتھ باقٕین تہِ ونہٕ خاطرٕ زِ یِمہِ ساتہٕ تہٕ توہہِ بوچھ آسو لگان تۄہۍ اَسۍ زبو مےٚ لورِ ستۍ ہنگمن ٹاس ترٛ اوان تہٕ اَمہِ ستۍ آسہِ تِمن خاطرٕ کھین پَتھر پیوان۔ تِم رۄدی لی کران تہٕ وۄنۍ اَسۍ تِم زاوِلی تہٕ کمزور گژھنہٕ بدلہٕ، یہِ زَن تِہنزٕ وورٕ موج توقع اَس کران رۄدۍ تِم طاقتور تہٕ مضبوٗط بنان۔ سو اَس حاران زِ یِم کِتھہٕ کنۍ چھِ وِتھان تہٕ پوٹھان یِیلہِ زَن سوٗیمَن یۄ تاہ کم کھین چھےٚ دِوان۔

کینزٕ کالی زایہِ اُمِس بدخصلت زنانہِ اَکھ کانٛی کوٗر۔ سو اَس اُمِس لولہٕ سان رَچھان تہٕ پرٛ بتھ رنگہٕ اُمِس وُچھنہٕ داشنہٕ خاطرٕ اَس نہٕ کُنہ تہِ قسمٕچ یا خرچ پرٛگی تھاوان۔ دوہا ووت زِ یہِ کوٗر گیہِ بڈٕ پہن تہٕ لوکُن اورٕ یورپکن تہٕ گَتھہٕ کرنہٕ۔ سو سوٗ زماجہِ باقیٕ شُربن ستۍ گِنڈنہِ تہٕ بیٚیہٕ وۄننس یہِ گَتھ کَرِی زِسَرٕ زِیِمَن گَتہِ تہٕ کِتھہٕ کنۍ چھُ کھینہٕ خاطرٕ کینہہ بنان۔ کورِ کوٗرُن وعدٕ زِ سو کریہِ تہٕ رۄز دۄہۍ دوہَس تِمَن ستۍ اُدر ژٹہَش تہٕ وُچھن تہٕ سائلم یہِ سَپُد۔

یِیلہِ اَمہِ زنانہِ بوٗز زِ ژھاوٕج چھےٚ اُمۍ ہِنٛد بن وورٕ شُربن کھین واتناوان تَس کھوٚت سخت شرارت تہٕ کوٚرُن پوٗرٕ پاٹھۍ یہِ قصد زِ یہِ ژھَیٚن جلد کھوتہٕ جلد مارِتھ۔ اَمہِ لوگ بیمار آسنک ڈانٛب تہٕ انووُن حکیم۔ اُمِس دِتُن کوٚژھ زِ ژٕ وَن اُمِس چھُ ژھاوجہِ ماز علاج۔ برٛہمنَس لَجِ زنانہٕ ہنٛدِ اَمہِ حالچ سخت فکر تہٕ یِد وَے تِمس یِیمہِ گَتھہِ باپَتھ سخت دوکھ سَپُد زِ تِمس پیٚیہٕ ژھاوِج مارٕنۍ (تہِ کیا زِ تَس اوس نہٕ اَمہِ ورأے تہٕ چارٕ تِلکیا زِ تِمس اَسۍ نہٕ پنٛنہِ زِسہٕ اَنہِ ہے بدل) مگر تِمۍ دوٗپ زِ کُنہ وُنہٕ گژھم آشنۍ ٹھیک گژھنۍ۔ مگر شُربو یِیلہِ یہِ بوٗز تِموہیوٚت وَدُن تہٕ گے پَننہِ ماجہِ نِشہِ سبٹھے غمہٕ

ہوٚت وۄنِہس یِہ سورٕ ے۔

تمہِ وۄنُکھ "میانوٚ ٹاٹھو۔ توٚہۍ مہٕ ؤ دِو۔ میانہِ خاطرٕ چھُ تتھہِ کنۍ زِنٛدٕ روزنہٕ خاطرٕ مرُنے سبٹھاہ بہتر۔ توٚہۍ مہٕ ؤ دِو۔ توٚہہِ متعلق تہٕ چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ خوف۔ توٚہۍ ہرگاہ میأنِس وَننَس پیٹھ عمل کٔرِو توٚہہِ میلہِ برابر کھمن۔ توٚہۍ سوٚمبرأوِی زیوٚ میانہِ أڈجہِ تہٕ ژۄ رِپأٹھی دۄ برأوِی زیوٚ کُنہِ جایہِ زمینِس منٛز تہٕ یُیمہِ ساعتہٕ تہٕ توٚہہِ زیادٕ بوچھہِ آسہِ لگان توٚہۍ أسۍ زیوٚ توٚتے گژھان تہٕ کھمن منگان تہٕ توٚہہِ میلہِ کھمن۔

اَمہِ ژھاوجہِ دِتۍ عأنٛ وَتنَس پیٹھ یِمَن یِم ہدایت تِکیاز تتھے تمہِ یِمہِ گژھہِ ؤنتھ موکلاوِتہٕ شُرۍ اَتہِ دڑاے تہٕ پٕج پوٚشرٕ اکھ ہتھ وأنتھ تہٕ کوٚرُن أمِس کھش۔ أمِس آے پھٔلی کرنہٕ تہٕ رَننہٕ۔ وورٕ ماجہِ کھوٚ یِہ مازتہٕ وورٕشُر بن میچہ أڈجہِ۔ تمۍ کوٚر یِمَن تی یِہ یِمَن وَننہٕ اوس آمُت تہٕ تتھہٕ کنۍ رۄ دیِمَن دوہے گُتُل کھنٛباہ میلان۔

ژھاوجہِ ہِنٛدِ مارنہٕ پتہٕ پَتہٕ أس اکہِ دوہہٕ صُجأے ہُمس زنانہٕ ہنٛز وورٕ کوٚر (تتھ) کولہِ پیٹھ بُتھ چھلان یوسہِ تہنٛدِ گری کنۍ پکان أس۔ تُمس أس نستہٕ وأج پٮ۪ٹھی پہن تہٕ گَیس آبَس۔ یِہ وُچھ اکہِ گاڈِ تہٕ تمہِ ژھنی یِہ ننگٔرا وِتھ۔ یِہ گاڈٕرٹ کُرتانۍ نفرن تہٕ کٔڑن یِہ بادشاہ ہنٛدِس خأنٛی سامانَس یُتھ سہٕ اَتھ بادشاہَس خاطرٕ رَننہٕ ہے۔ خأنٛی سامانَن یِیلہِ چھلنہٕ خاطرٕ گاڈ پھاسہٕ نأوسہٕ گووأتھ اند رنستہٕ وأج وُچھتھ سبٹھے حأران۔ تمۍ تُج یِہ تہٕ واتنأوِن بادشاہس نِش۔ تُمس گٔیہِ اَتھ منٛز تیژ دلچسپی پأدٕ زِتمۍ دیاونأوپننہٕ مُلکہِ کِس پرٕ بتھ گامَس تہٕ سریہِ منٛز یِہ پارٕ ے زِ تیِمس تہٕ کأنٛسہٕ نستہٕ وأج آسہِ رأوہمژسہٕ دِین درخاس۔ کینژٕ دوٚہۍ پتہٕ دِیُت أمِس کورِہنٛدی بأے بادشاہَس

اطلاع زِیہٕ نستہٕ وأج أس أمی ہنزِ بینِہٕ ہنزِ تہٕ تَس أس یہِ اکہِ دوہہ رأژ وۄٹھ یِلہٕ کولہِ پیٹھ بُتھ أس چھلان۔ بادشاہَن دِیُت حُکم زِیہٕ کۄر گرٛھہِ مےٚ بڑٕ وُٹھہ گُن ہنز۔ سُہ گوو أمی سُند ماأری موٚند بُتھ تہٕ أمی سُند تُلہٕ تڑ اوو چھتھ تیوٚت مُتأثر زِ تمی کوٚر اُمِس ہتی کھاندر تہٕ أمی ہنٛد بن گرِ کمن ہنٛدِ خأطرٕ کوٚرن پڑ بُتھ کانٛہہ چیز میسر۔

(راوی: ہٕشو بایو۔ رٕنی وور سرینگر)

پٔز یارٕز

اَکھ بادشاہ تہٕ تٔمۍ سُند وزیرِ اعظم اوس اَکِس بٔڈِس عذابَس منز۔ تٔمو منزٕ اوس نہٕ کانٛسی نێچو۔ اَمہِ ہوے تکلیفہٕ کِنۍ اَسۍ بادشاہ تہٕ وزیر پانہٕ وأنۍ وارِیہہ نگھہٕ۔ تم اَسۍ صِرف تمے وِزِ خوش باسان ییٚلہِ تم اَکھ اَکِس نِشہِ آسہٕ ہَن۔ سبٹھے کم اَسۍ تم اَکھ اَکِس نِشہِ الگ نظرِ گژھان۔ ییٚتہِ بادشاہ اوس آسان تٔتی اوس ضرور وزیر تہِ آسان تہٕ ییٚتہِ وزیر آسہِ ہے تَتہِ اوس لأزمَن بادشاہ تہِ لبنہٕ یِوان۔ اکِہ دوہہ صُبحأے گٔے تم دوشوٕ ے اَکِس جنگلس منز شکار کرنہٕ خأطرٕ ییٚتہِ تمو اَکھ گوسأنۍ نارس برٕ وٕنھہ کِنہِ ژلٹہٕ کوٚٹھ کٔرِتھ ۔ وُچھ تہٕ ظأہر چھُ زِ سُہ اوس پوٚزا کران۔ تٔمۍ تُجنہٕ نظر تہِ ہیوٚر کُن تہٕ بیٚیہ کُنہِ طرٕیقہٕ تہِ گوس نہٕ یِمَن لأزِم دارِینہٕ والین ہُنٛد ظون۔

بادشاہَن وۄن ''وولہٕ اَسۍ کروأمس ستۍ کتھ۔ ممکن چھُ یہِ خدادوست ماگرِ سانہِ خأطرٕ کینٛہہ'' لہٰذا اَمے تم دوشوٕ ے أمس برٕ وٕنھہ کِنہِ تہٕ وٕنۍ ہَس پنٛنۍ زأری۔

گوسأنۍ وۄنُکھ ''مَہ ہیٚوٚغم'' سُہ اوس گلہٕ بوٚن گُنٛۍ تزٕ اُدِتھ ''مَہ برٕوغم، رٔٹوٚیم زٕ

انبہٕ۔ اَکھ دِیوأ اَکس زنانہِ تہٕ بیٚا کھ دِیو بیٚس تہٕ ؤنیٚوکھ یہِ کھینہٕ خأطرٕ پَتہٕ زیٚو یُمن
دوشوٕنی اَکھا اَکھ نچُو۔

گوسأنس شُکر یہِ کَرِتھ آے بادشاہ تہٕ وزیر واپس تہٕ تِمو ہِندِس ؤنی ہتس پیٹھ
گَرِکھ عمل نوٗر ہتھ تہٕ نو دوہہ گےٚ اداتہٕ یِمن دؤن زنانَن زاے زٕ نفیس گبر۔ محل خانس
تہٕ وزیر ہِندِ گرِ شہرس منز تہٕ پوٗرِ مُلکس منز سپدی یِمن لڑکن ہِندِس زینس پیٹھ شأدیانہٕ!
برہمنَن آے گرٕنز رؤپۍ تےٚ نذرانہٕ دِنہٕ، غریب اُسی پزٕ ہتھ جاپہٕ کھیاونہٕ چاونہٕ یوان تہٕ
سأری قِدی آے رہا کرنہٕ۔ یتھ ہیوٗ وقتا اوسنہٕ زانہہ تہِ اَتھ مُلکس منز امہِ برٕ ونہہ واقع
سپُد مُت۔

یہِ زَن عیان چھُ زِ یِمن بڈ ہن گَرن ہِندِ ہن نونہالَن اوس ژھایَن تہٕ گرایَن
وُچھنہٕ یوان۔ ییٚلہِ تِم معصوٗم اُسی تِمن آسہٕ واریاہ تجربہٕ کاردایہِ وُچھان داشان تہٕ
ییٚلہِ تِم ہیچھنس لایق سپدی تہٕ تِمن آیے سبٹھے جان ووستاد تھاونہٕ۔ تِمن ہر رنگہٕ مہارت
داتناونہٕ خأطرٕ آیہِ نہٕ روپیَن یا کُنہِ قسیچ پَرٕ گی تھاونہٕ تہٕ یِمو سہولیژ وِکنی ہیوٗ چھ یِمو واریاہ
کینہہ یتھ زِیم دوٗنوے عِلمس، فنس تہٕ وَلہٕ وِپری منز طَیس پیٹھ وأتی۔

پَنہٕ نبن مالِبن ہِندی پأٹھی رؤز تِمن تہِ پانہٕ وأنی سخت مالے تہٕ اکثر اُسی
یکوٹہٕ آسان۔ اکہِ دوہہ گےٚ تِم اَکس جنگلس منز یکجا شکارس۔ تِم رؤدی گرٕ ہن
پیٹھ کینژَن گانٹَن دوان یوٚت تانی شہزادِ سخت تھوٗک تہٕ بیپہٕ لُجس ترٕیش تہٕ وُتھی گرٕو
پیٹھہٕ بوٚن۔ گُرِ گنٛڈِ کھ اَکس کُلس تہٕ شہزادِ بیوٗٹھ تِمن لرِ ییٚلہِ زَن وزیر زادٕ آب
ژھانڈنہِ دژاو۔ تِمو لُب جلدے اَکھ کول۔ شہزادٕ گوس مُشتھے تہٕ دژاو اَمیک آگرٕ نہٕ

کرنہٕ۔ سُہ پۆک اَکھ میلا ہیوٚ یوٚت تانۍ سُہ اَکِس لوکٕٹِس ناگس نِش ووت یتہٕ اَکھ خوبصورت پٔری اَکِس بڈِس ہہس ستۍ لَرتھ اوتھ وُچھ۔ تٔمۍ وُچھ زِ سہہ اوس پٔری یہِ کھوژان۔ اَمہِ عجیب نظارٕ ستۍ حأران سپد تھ پھیوٗر سُہ فوراً واپس تہٕ یوٚت تیز دٔوِتھ ہیوٚک تہٕ تیوٚت گو وُسہ شہزادس کُن تہٕ وَنُن تٔمِس تَس خاطرٕ تریشہِ ہناتہٕ۔

''ژٕ کتہٕ اوسکھ ییٚتِس کالس؟ ژےٚ کیاہ چھیٖ یہِ گوٚمُت؟ کیاہ دٔلیل؟''

شہزادَن پرٛژھ وزیرزادس یِیلہِ سُہ اورووت۔

وزیرزادَن وۄنُس ''نہ۔ کینہہ نہٕ۔''

مگر شہزادَن تہٕ تٔمِس نہٕ تھٕچھ۔ ''مگر کیاہ ہتانۍ چھُ سپُد مُت۔ مےٚ چھُ چانہٕ بُتھہِ تلہٕ باسان۔''

وزیرزادَن وۄنُس ''بابہٕ۔ مےٚ وُچھ دُنیاہُک سارِوے کھوتہٕ حسین مخلوٗق تہٕ تٔمِس لَر اوس اَکھ ہہہ یُس اَمِس کھوژان اوس باسان۔ یوٚت اوس اَمۍ سٕندِ حُسنُک طاقت۔''

''یہ تہٕ چھُسَن یہِ زنانہٕ وُچھنۍ یژھان۔ پَگہ مےٚ ستۍ۔ مےٚ نہٕ تَس نِش'' شہزادَن وۄنُس۔

وزیرزادَن موٚنُس تہٕ لہٰذا دٔزاے تِم دۄشوٚے اور کُن تہٕ اَتہِ وُچھکھ ہہہ اَمِس پٔری یہِ ہٕنزِ کھونہِ منز کَلہٕ تھاوِتھ شوٚنگتھ۔

وزیرزادَن وۄنُس ''مہ کھوژ۔ پَگہ اَسۍ گژھواوٗتےٚ تہٕ ییٚتِس کالَس ہہہ سٕندِ چھُ ژیٚتِس منزانوٚن اَسۍ یہِ ژٕلِتھ۔''

تِم دوشوَ ے گے اُمِس نکھہٕ تہٕ وزیرزادن ٹُل ہِہہ سُند کلہٕ تھوٚد تہٕ تھوٚدن یہٕ پتھِرس پیٹھ ییٚلہِ زَن شہزادن پُرِی یہٕ اَتھس تھپھ کرِتہٕ یَین سواَتہٕ ٹُلتھ۔ وزیرزادِ روٗد اُتی۔

ییٚلہِ ہِہہ ہِند رِووٗتھ تہٕ اَتہٕ وُچھن نہٕ وزیرزادس ورأے کہنہٕ تہٕ اُمی ووٗن "پرِی کیٛاہ سپُد؟"

وزیرزادن ووٗنس "سونیہِ میٲنی یارن۔"

"چاٲنی یارن؟" سہَن ووٗنُس "سہٕ چھیا ژے یارتیٚمی ژٕ مرنہٕ خاطرٕ گٔے زوٗن تژ ووٗکھ؟ سو ے پرٕی کِنہ چون دشمن قاتل چھُ۔ کہنی پۆز دوست کرِنہٕ یہٕ۔ بوز مےٚ کُن ہُہ وَنے ژےٚ پزٕ بن یارن ہنزٕ اکھ دٔلیل:۔"

"دپان یِم اَسی ترٛے یار، اَکھ اوس شہزادٕ، دوٚیِم اوس برٛہمن تہٕ ترٛیِم اوس اَکھ چھان۔ ترٛشوٕنی اَسی خاص صفت۔ شہزادس اَس یہِ صلاحیت زِ سُہ اوس کانٛہہ تہٕ مُشکل تہٕ کرٛوٗٹھ تنازعہٕ اَژراوان۔ برٛہمن اوس موردس دُبارٕ زِندٕ ہیکان کٔرتھ تہٕ چھان اوس ژندن لکرِ نِتھ مکانہٕ ہیکان بنأوِتھ یُس مالکہِ ہِندِس وننس پیٹھ ہوریایور اوس گژھتھ ہیکان۔

اکہِ دوہہٕ ژھنکھ برٛہمن گرِ کڈِتھ۔ تکیاز تِمس اَس مالِس ماجہِ ستی کیاہتانٛ مُشکری گمژ ییٚمہِ کِنہ سہٕ تِمو گرِ کڈِتھ ژھُن۔ اَتھ مصیبت کس وقتس منٛز ژھانٛڈی تِمی پنٕنٛ یار تہٕ ووٗنکھ سارٕی کینٛہہ تہٕ ووٗنکھ مےٚ ستی ییو اَکِس دوٗر مُلکس۔ شہزادٕ تہٕ چھانَن دوشوے مونُس لہٰذا دراے تِم ساری یکو وٹے۔ تِم اَسی نہٕ وُنہٕ زیادٕ دوٗر روٲتی ہتی زِ

شہزادس پیو کمہِ تانی وجہ کنہِ رُکُن ۔ وۄن گوو ہُم رۄدی بڑ وۄنہہ کُن پکان ۔ رژھہِ کھنڈری
دژاو شہزادِ وُژھہِ سانِہ یُتھ زِ سہ ہُمن رَٹہِ ہے ۔ مگر بدقسمتی کنہِ لوٚگ سہ بدل وَتہِ تہٕ
لُبس نہٕ تم ۔ سہ رۄدیہِ وومید ہِتھ بڑ وۄنہہ پکان زِ بہٕ رَٹکھ تم ۔ سہ اوس حأران زِ تم کیاز
چھِ یوٚت تیز پکہِ ئتی ۔ ہپأرکی اوس برہمن تہٕ چھان وارِ وارِ پکان تہٕ تم اُسی حأران زِ
شہزادِ کیاز رۄد پَتھ یوٚت تانی تِموٚ یہِ سۄچھ تِمَو کِ ئنزِ کتھِہ تژاو زِ تُس آسہِ گرِیک
پھیوٚ رمُت تہٕ توے آسہِ واپس محل خانہٕ گوٚمُت ۔

پکان پکان ووت شہزادِ اَکِس بڈِس مأدانس منٛز یتھ منٛز باگ اَکھ بڈ بارِ تہٕ
عالیشان عمارت اُس ۔ تِمَو سوٚنچ زِ ییٚتہِ کُس آسہِ روزان ۔ یقیناً آسہِ یہِ کانٛہہ اَسَن
ووِلے ۔ بہٕ گژھہٕ تہٕ کرٕ معلوٗم ۔ مکانس منٛز اُژی تِھے دژایہِ تِمِس اَکھ سبٹھے خوبصورت
زنانہٕ یتھہِ سبٹھے حلیمی سان ووٚنُس تمہِ "اَژ اندر" تہٕ اُتھی ستی لوگُن وَدُن ۔

اُمی پرٛژھُس "ژٕ کیاز چھکھ وَدان؟

تمہِ ووٚنُس "تِکیاز چانہِ جوانی تہٕ حُسنہٕ کنہِ چھُ مےٚ چون سخت پھیران ۔ پنٕنہِ
اَن زانی کنہِ گوکھ ژٕ موتہٕ کہِ درواز اُژِتھ ۔ وائے! ژٕے کیاز کوٚرتھ نہٕ گوڈٕ یتھ
سفرس نیرنہٕ بروٚنٛہہ معلوٗم؟ ژٕے اوسے ناپتاہ زِ ییٚتہِ چھُ راکھشس بسان یُس اُندی
پکی میلہِ وادن تانی پرٛ یتھ کانٛہہ آدم زاد کھیتھ چھُ نمُت ۔ افسوٗس! افسوٗس! بہٕ کیاہ وَنے
ژٕے! مےٚ چھُ خوف زِ ژٕے تہٕ ژھنی سہ کھیتھ ۔"

شہزادن ووٚنُس "نہ ۔ نہ ۔ یوٚت مایوٗسی سان مہ وَن ۔ مہربأنی کٕرِتھ وَن
مےٚ کیاہ پزِ کرُن یُتھ بہٕ بچتھ ہیکہٕ ۔"

"مگر مےٚ چھُنہٕ پزٕی پأٹھی یہِ پَے زِ کیٛاہ پزی پننہِ بچنہٕ خأطرٕ کرُن" زنانہ
وۄنُس تہٕ گأس وَدَن ہِکی۔ أخرتہٕ نیوٗسہ تمہِ مکانَس پیٚتہٕ کِنہٕ أکِس کمرس منٛزتہٕ تھوو ان
یہِ تَتہِ أکِس صندوقَس منٛز بنٛد۔

"روز وۄنی ژھوپہٕ کرِتھ یِیتی یوٚت تانی بہٕ واپس یِمے۔ پرمیشورٕ چھےٚ
تمہِ وۄنُس۔

راتھ کیٚتھ آو راکھشس واپَس۔ مُشک ییٚز آسنہٕ کِنہٕ توٚرتَس فِکرِ زِ یتہٕ چھ
بیٛا کھ اِنساناتہِ۔ "ژےٚ ورأے چھُ یِیتہٕ بیٛا کھ تہِ۔ یہِ کُس چھُ؟ مےٚ وَنِ ؤلی ؤلی سے
چھےٚ بوچھہِ لجمٕژ" تمی وۄن۔

زنانہِ وۄنُس درجواب "مےٚ باسان ژٕ چھکھ نہٕ اَز ٹھیک۔ یوٚت کُس یہ
ہے؟ ژےٚ کِتھہٕ پأٹھی چھی باسان زِ یوٚت ییٚنس کیٛاہ کرِ کانٛہہ جرات۔ ییٚتیک ہے ژٕ
پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز پزٕ بتھ أکِس اَہرِ بِہِتھ۔"

یہِ بوٗزِتھ بیوٗٹھ راکھشس لوٚتے تہٕ زنانہِ ییٚلہِ پننہِ کتھہِ تأثیر زون تس گیہ
ہمت تہٕ لوگُن أمِس ستی گنٛڈُن تہٕ باقے کتھو علاوہ پزٕ ژھنس زِ چانہٕ زندگیہ ہنٛد راز کیا
چھُ۔ تمہِ وۄنُس "ژٕ چھکھ مےٚ پزٕ بتھ دوہہٕ ییٚتی ترٕ أوِتھ نیران تہٕ ییٚلہِ ژٕ نیران چھکھ
مےٚ چھُنہٕ یہِ پتہٕ آسان زِ ژٕ گر پھیرٕ کھ واپس۔ مےٚ چھُ منٛزی وہمہٕ گژھان زِ خبر ژٕ یکھا
تہٕ بیٚیہِ واپس۔ پَتہٕ چھس سوچان۔ بہٕ کیٛاہ کرٕ؟ بہٕ کوٚت گژھہٕ؟ لوٗکھ چھِ مےٚ چانہٕ
موجُب نفرت کران۔ تم ہین تہٕ مارَن مےٚ۔ مےٚ وَن تہٕ زِ مےٚ ماچھُ کانٛہہ خطرٕ۔"

راکھشَن وۄنُس "میٛأنی ٹأٹھی۔ مَہ وَد۔ بہٕ مرٕ نہٕ زِنہے۔ ماسوایہِ ییٚلہٕ

ژیٖون پیٖیہ پھُٹراونہٕ۔ تِمی ہووُ اَکس بُڈِس ژیٖنِس کُن یُس اَمہِ عمارژ ہنٛدِس بۄنٛ ونٛٹھی مِس ورنڈا ہس تلہٕ اوس۔ ''مگر یہِ کُس چھُ پتاہ تہٕ سُہ کَریہِ۔ توٚے مَرنہٕ بہٕ۔''

پگہہ کیٛتھ دزاو دوہ بدشکی پاٹھی راکھشس صحائے تہٕ یام سُہ نظرو ڈوٗل تہٕ زنانہٕ گیہِ سیوٚدے تہٕ ترٛوٗن شہزادِ یلہٕ تہٕ تَس وۄنُن تہٕ سائلم یہِ راتس تمہِ بۄز۔ شہزادِ گو وِیہِ سائلم بۄزِتھ سبٹھاہ خوش تہٕ وۄنُن ''تیلہِ چھُ یہوے وقت۔ بہٕ ژھٹن ؤلی ؤلی یہِ ژیٖون لُہر اَوِتھ تہٕ اَمِس بلایہِ نِشہِ کرن یہِ علاقہٕ آزاد، یِی ونان لاگ کرٲی اَتھ ژیٖنِس پوٚلس پَتھ دَب واٮ۪نی یوٚت تانی اَتھ واریٛہہ چھلہٕ گیہِ تہٕ زنتہٕ یہِ پرٛتھ کانٛہہ دَب، رکھشس اوس وَسان۔ تِکیازِ تَس آسہٕ کربکہٕ ژلان نیرِتھ تہٕ شہزادِ ییلہِ اَتھ دب اوس ترٛاوان تَمِس اوس اکہٕ اکہٕ گرٛھان۔ آخرس ییلہِ ژیٖون پھٔتھر پیو تہٕ اَتھی ستی پیو راکھشس تہٕ تہٕ ژوٚلس زوٗنیرِتھ۔

شہزادِ بیوٚٹھ اَمِس خوبصورت زنانہِ ستی اَتھ شاندار مکانس منٛز تہٕ لۄکھ آے کھٚیچو کھٚیچو راکھشس مارنہٕ خاطرٕ اَمِس مبارکس۔ اَمہِ پتہٕ روٗد اَتھ علاقس منٛز اَمن تہٕ خوشحالی۔ اَندی پکی زمین آیہِ دُبارٕ آباد کرنہٕ۔ گام آے دُبارٕ بساونہٕ تہٕ فصلس منٛز پھالیاے دُبارٕ خوٚشی تہٕ پاپر جایی ہنٛدی نغمہٕ۔ مگر پژ خوٚشی ماچھے لَنٛد ہیٚتھے ہمیشہٕ خاطرٕ پوشان۱۔

اکہِ دوہہٕ اُس یہِ زنانہٕ امہِ مکانہٕ چہِ دارِ پیٹھ مستس کنگو والان تہٕ اَتھی منٛز وۄتھ اَکھ کاوُ وُپھِ تہٕ نیوٚنس سُہ کنگوٗ یُس تمہِ دارِ داسس پیٹھ اوس تھوومُت۔ اَمی ؤتنوویہِ سبٹھاہ دوٗر سمندرس تانی تہٕ ترٛووٗن اُتی۔ اَتہٕ عنگلو ویہِ اکہِ بجہٕ گاڈِ یوسہٕ اَکی

گاڑ ہاٹزن رٹ۔ گاڈ اصل آسنہٕ کِنز آیہ یہِ محل خانہٕ ہِنہٕ یُتھ بادشاہس خاطرٕ تیار یہِ ہے کرنہٕ۔ گاڑ شیرنہٕ وِزِلوٚ بُکھ اَتہِ کنگو۔ وازِس باسیاو یہِ عجیبے تہٕ ہوٗون یہِ بادشاہَس۔ بادشاہَن ییلہِ یہِ کنگو وُچھ تِمی باٚو زبردست خاہش زِ یہٕ وُچھہَن اَمیک گوڈنیک مالِک۔ تِمی سوٗزی پرٕ بتھ طرفہٕ پننی خبری یُتھ اَمس زنانہِ لبتھ اَنہٕ ہَن تہٕ تِمی کوٚر یہِ وعدٕ زِ یُس شخص اَمِس زنانہِ مےٚ ہِنہٕ اَنہِ تَس بخشہِ یہٕ اَکھ سبٹھا ہوٚڈ انعامہٕ۔

کینہہ کالا گژھتھ لبِھ اَکھ زنانہٕ ییمہِ یہِ کنگو پرٕزنوو تہٕ تمہِ کوٚر یہِ وعدٕ زِ تِھے تَس ممکن سپدِ سو کرناوِ امہِ کنگوچہِ مالکنہٕ بادشاہَس سٕتی ملاقات۔ سو گیہِ شاہزادِ سٕنز آشنہِ ہِنہٕ تہٕ فورنے لوٚگن تَس نقلی خوشامد کرُن زَن سوٕ تسنزٕ ے اَس۔ اَمہِ کِنز ووٚن تَس اَمہِ زِ وولہٕ ژٕ بیٚہہ مےٚ سٕتی میانہِ گرِ تہٕ اَمہِ تہٕ مون۔ ییلہِ تِمس باسیاو زِ یوٚت تاں شہزادٕ زِندٕ چھُ توٚت تاں سپدِ نہٕ سوٕ پنہٕ نِس مقصدس منز کامیاب توٚے دِیُت تمہِ شاہزادس زہر تہٕ حکیمس دِتُن رُشوت زِ سُہ وَنہٕ یہِ موٗد یاٚنے۔ سُہ ییلہِ گزریاو اَمی سٕنز آشنہِ سپُد انتہائی دوکھ! لوٚکو زون زِ یہِ تہٕ مرِ اَتھی سٕتی۔ تمہِ تڑاونہٕ اَمی سٕنز لاش بلکہِ تھاوناٚون یہِ اَکِس مضبوٗط صندوقس منز تہٕ تھوٗون یہِ پنہٕ نِس ذاتی کمرس منز۔ تمہِ اوس اکثر کھانداز سٕندِ بن دوٗن دوستَن متلق بوٗزمُت زِ تمہِ کیاہ اَسی کرِتھ ہیکان۔ سو اَس وومید کران زِ سوٕ وُچھہِ تِمَن کُنہِ دوہہٕ تہٕ کرناوِ پنہٕ نِس خانہٕ دارس دُبارٕ زِندٕ۔

پنہِ گوڈنچہِ فُرصژ منز لَج سو بدخصلت مٔژمِ یارٕنی اَمِس پتہٕ زِ سو نیرن اَمہِ گرٕ منز ییٚتہِ تَس یُتھ بناوتھ آوتہٕ اَتہِ نیرِتھ رؤزِن سو کینژس کالَس اَمی سٕندے گرِ اَمس سٕتی۔ اَمہِ مون یہِ۔ تِتھے اَمہِ یہِ گرِ واتناٚوتہٕ سوٗزِن بادشاہَس نِشہِ نفرتہٕ لوٚت پاٹھی

دِتُن تَس اطلاع زِٕ بہٕ سپزِس کامیاب۔ امہِ پتہٕ آو بادشاہ تہٕ ہنَین یہِ زنانہٕ جبرَن پنہٕ نِس محل خانس منز تہٕ وۄنُن تَس ژٕ روزِ مےٚ ستی مینز زنانہٕ بٔنتھ۔ تَمہِ وۄنُس اِدٕ کیٛاہ۔ مگر کھاندر گژھہِ شیٛہِ رِتی پتہٕ سپدُن تِکیاہ زِ أمس چھُ پنٕنی مذہبی وَتہٕ ہاوٕ کرِ نہٕ خاطرٕ وۄنمت۔ بادشاہ گوو أمی ہندِ لولہٕ کہِ خیالہٕ سیٛٹھاہ خوش تہٕ روٗد بے تأبی سان اَتھ دوہَس پرٕ اران۔ تَمی بناونو وسرٕ کہِ پیٛٹھ خاص أمی ہندِ خاطرٕ اکھ لوکُٹ محل خانہٕ تہٕ أمس دِتُن اَتہِ کُنے زنہِ روزنک اجازت۔ اَتھ دوران اُس یہِ زنانہٕ منگہٕ منگ کران تہٕ پنہٕ نِس گُذریمتِس خانہٕ دار ہندِ بن دوستَن متعلق کانہہ پتہٕ چھا خبرا بوزٕنی یژھان۔ سو اُس پرٕ ہتھ طرفہٕ معلوٗم کران تہٕ پرٕ ہتھ دوہہٕ اُس دارِ پیٛٹھ نظر روزان زِ بٔلی گن تہٕ تم لیا رکہِ نیرَن۔

اکہِ دوہہٕ وُچھ تَمہِ زٕ نفر یکجا اَتھ مکانَس کُنے یِوان۔ "تۄہی کم چھوٗ تہٕ کتہٕ پیٛٹھ چھوٗ آمتی"، تَمہِ پرٕ ژھکھ۔

تَمو وۄنہَس "أسی چھِ وَتہٕ گتھ تہٕ سیٛٹھاہ سفر کٔڈتھ چھِ یور وأتی متی۔ اَسہِ چھُ پنُن شہزادٕ تہٕ دوست رووُمت تہٕ سُے چھُن پرٕ ہتھ لٔنڈ ژھانڈان"۔

تَمہِ وۄنکھ "أژِو لٔندر تہٕ رَژھ کھنڈ کٔڈِو تھکھ۔ اندر أژِو تہٕ مےٚ دِیُو تَس دوستَس متعلق بیٛیہِ تہِ کینٛہہ یُس تۄہہِ رووُمت چھُو۔ بنان چھُ یہٕ ماہکو تۄہہِ سُہ لبنس منز کینٛہہ مدد کرِتھ"۔

تَمو وۄنُس "اَسہِ ہاوتَن زِ شہزادٕ کتہِ چھُ تہٕ أسی سپدَو شادمان، اَمہِ کنٛژاے تَم محل خانس منز تہٕ أمس زنانہٕ نِشہِ بٔہتھ وُنی ہَس پنٕنی سارے ڈلیل۔

"اءصل ۔ اءصل" تمہِ وۄن خوٚشی سان، ئہ ہکو توہہِ ؤنتھ زِ تُہنٛدِس یارس ستی کیاہ سپُد مگر افسوٗس! سُہ چھُ گُزریامُت۔"

برٛہمنن وۄنُس "تمیٚک چھُنہٕ کانٛہہ پرواے۔ ئہ ہکن سُہ دُبارٕ زِندٕ کٔرتھ۔ شُکر تہٕ لچھ لچھ شُکر زِ اسی وٲتی یتھ جایہ! پرمیشور کری نے رُت تہٕ منس منٛز یہ کانٛہہ چھکھ تہٕ سپدی نے پوٗرٕ! اَسہِ ہاوتن وۄنی پنٕہ نِس دوستہٕ سنٛز کاے دُبارٕ۔"

تمہِ وۄنُکھ "مگر ٹھہرِو، اَسہِ پییہِ سائلم کینٛہہ سبٹھاہ حبسہٕ سان کرُن۔ یمہِ مُلکہٕ کِس بادشاہَس چھُ میٲنی سخت محبت۔ مےٚ چھےٚ تَس پانٕہ ضمانت دِژمٕژ۔ تس ووت میأنِس ونس پیٹھ وۄنی کھاندرس خأطرٕ اکہٕ پَلہٕ شےٚ رتھ پزاران تہٕ وۄنی ہیوٚتن سُہ دوہہ نکھہٕ واتن ییلہِ تَس ئہ نٕنی چھس۔ اَسہِ پزِ حبسہٕ روزُن تہٕ کیازِ بادشاہَن چھِہ نے أندری پکی پنٕنی مُلازِم تھاوی متی یِم تِمس تتھ متعلق سائلم کینٛہہ اطلاع چھِہ دِوان یہ ییتہ سپدان چھُ۔ اَتھ چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ شک زِ تَس آسہِ تُہنٛد ییتہٕ آسنٛک اطلاع دِنہٕ آمُت۔ اَز رتھٕ کٔنی ہکو ژٔلتھ؟"

"محترمہ۔ ژٕ مَہ کھوژ، چھانَن وۄنُس۔ ہرگاہ مےٚ کینٛہہ ژندَن لُکر أنتھ دِکھ ئہ بناوٕ چانہِ خأطرٕ تیتھ مکانہٕ یُس مألکہٕ سنٛزِ مرضیہِ پیٹھ اورٕ یور جایہِ ہیکہِ گژھتھ۔"

"سبٹھاہ جان" زنانہِ وۄنُس "ئہ کرٕ یہ ژےٚ رٕکھ حاصل کرنٕچ کوٗشش۔"

امے ساعتہٕ آو اَکھ خبری بادشاہ ہندِس محل خانس کُن یمیہِ عنوانہٕ اَکھ چِٹھ ہتھ روانہٕ کرنہٕ "بادشاہ سلامت۔ مےٚ چھُ ژےٚ ستی گنٛڈتھ تہٕ سانہِ کھاندرُک تأریخ

ہیوٚتُن واتُن ۔ ژٕ نے چھِی میوٚن درخاس مہربٲنی کٔرتھ سوزتہٕ مےٚ تژٕ نےٚ ہتھ مَن ژندن لٲگر، بادشاہَن کرٲمی وِزِ ٲمی ہنٛز یہِ خاہش پوٗر ۔ ییٚلہِ ووٗنی مکانہٕ تیار سپُد اَمہِ زنانہِ سوٗز بادشاہَس ییٚمہِ مضموٗنہٕ بیاکھ چِٹھی ۔ ''اے رٔتہِ تہٕ مہربان بادشاہ! ووٗنی ووٗت سون کھاندرُک دوہ ۔ ژٕ کرتہٕ مہربٲنی تہٕ یہِ چھِی میوٚن درخاس زِ ژٕ دِتہٕ میانہِ زٲم تہٕ بٲے کاکنہِ کانٛہہ ژیرلٲگنہٕ ورٲے مےٚ نِش یِنُک اجازت ۔ مےٚ چھُ کینژن معاملَن منٛز تہنٛدِ مشورُک ضرورَتھ'' بادشاہَن کٔر یہِ عرضی تہٕ پوٗر ۔

تتھےٚ ییم زَنہِ ژندن لٲگرِ ہنٛدِس گرٕس منٛز واژ ییٚتہٕ یہِ زنانہٕ تہٕ تٔسنٛدی دوس ییمن پژاران ٲسی تہٕ چھانَن کوٚر اَتھ مکانس حُکم زِ اَسہِ واتناورا کھشَس ہنٛدِس محلس نِش ییٚتہٕ تمہِ شہزادَس لبہٕ ہَن تہٕ پتہٕ اَتہِ تفریحاکرہَن تہٕ بادشاہ ہنٛدِ پژ بتھ حملہٕ نِشہِ محفوٗظ روزٕ ہَن ۔ ٲتھی ستی دژاو مکانہٕ تہٕ تتھہٕ کنہٕ لوٗت پٲٹھی زِ ہُمَن زنانَن تورنہٕ فِکری زِ کیاہ چھُ سپدان ۔ تمہٕ آسہِ اَکھ ٲکس ستی کتھاباتھاکران تہٕ اَمہِ مکانٕکی تعریف کران ییٚلہِ تمو اچانک پُٹن پان موٗمتس راکھشَس ہنٛدِس خوٗبصورت محل خانس نِش ژُچھان ڈیوٗڈھ ۔ اَتہِ آیہِ برہمنس شہزادٕ ہنٛز لاش ہاونہٕ ییٚتہٕ ٲمی اَتھ چھِھ کٔرتھ یہِ واپس زِنٛدٕ کٔر ۔

ووٗنی ٲس صرف خوٚشی تہٕ شادمٲنی ۔ شہزادَس آو باقاعدٕ پٲٹھی ٲمِس مٲرکی منٛزِ زنانہِ ستی کھاندر کرنہٕ یَس متعلق یہِ معلوٗم سپُد زِ سوٗ ٲس تمہِ زمانہٕ سارِوے کھوتہٕ طاقتور بادشاہ سنٛز کوٗرتہٕ تمی کی ہنٛد بن دوٚن دوستَن یعنی برہمن تہٕ چھانس آو ٲمی ہنٛزِ زٲم تہٕ بٲے کاکنہٕ ستی کھاندر کرنہٕ ۔ پتہٕ روٗدی تم خوٚشی سان پننہٕ پوٗرٕ وٲنسہِ راکھشَس ہنٛدِس محلس منٛز یکوٹہٕ ۔

''اے وزیر زادٕ! یہِ ذٔلیل ؤنتھ موکلٲ وِتھ وۄن ٲسہٕ ''ہتھی لۆکھ یعنے براہمن تہٕ چھانس ہوٚک گۓ دوست۔ ژٕ مَہ وَن شہزادِ سُند یُس پانس پری ہبتھ گوو تہٕ ژٕ وونگھ ژٕ مَہ وَن سٕہ گوو دوس۔ وۄنی گوو ژٕ مَرَ کھنہٕ بہٕ واتنا وَے نہٕ ژٕنے کانٛہہ آزار۔ نیر گرژھ پٔنن گرِ تہٕ روز وارٕ کارٕ۔''

(راوی: بِشو بایو۔ رٕنی وور، سرینگر)

ترٛےاَژ

''ہے نارایَنہٕ، کرتم دَیا، سوزتم ہَتھ روپیہٕ تہٕ تمو منٛزٕ دِمہٕ بہٕ چانہِ ناوٕ داہ روپیہٕ غریبَن''

اکہِ دوہہٕ کوٚر اَکی غریب برٛہمَن بازرٕ منٛزی پکان پکان دُعا، سُہ اوس پریشان زِ اَز کتہِ انہِ کھیٚن چَن۔ نارایٖنس آیہِ اَمِس پیٹھ دَیاتہٕ گوس یہِ دُعا بوٗزِتھ۔ برٛہمنس میچہِ امی وِزِ یِمہٕ روپیہٕ۔ اَمہِ منٛزٕ تھوٚو اَمی اَکھ حِصہٕ اَکِس اَتھس منٛز غریبَن بأگرنہٕ خاطرٕ تیار بہٕ تیارتہٕ باقےٚ ہِن تھاوٕ امی بیٚیِس اَتھس منٛز دَچھِ منٛز گنٛڈِتھ۔ أتھی منٛز پیوٚس اَکھ اوٗن بچھوٗن بُتھہِ تہٕ اَمی دِژ اَمِس داہ روپیہٕ یہِ زَن اَمی دُعاہَس منٛز موٚنگمت اوس۔

پژھہش دریادلی وُچھتھ گو یہِ اوٗن حأران تہٕ پرٛژھُن ''ژٕ ےکیاز دِژتھ مےٚ یِمہٕ روپیہٕ؟''

برٛہمَن دِتُس جواب ''نارایَن سوزٕ مےٚ وُنی یتھ شرطس پیٹھ ہَتھ روپیہٕ زِ بہٕ دِمہٕ یِمو منٛزٕ داہ روپیہٕ تَسنٛدِ ناوٕ کانٛسہِ غریبَس۔''

أنِ وۆنُس ''یٲری کٔری نَے ۔ تلہٕ ساٚمے ہاوسارے روٗپیہِ مےٚ چھُنہٕ پنٕنہٕ پۆر وٲنسہِ زانہہ تہِ ہتھ روٗپیہِ یکجاوٗ چھمٕژ ۔ بٔہ وُچھہا اَز ۔''

برٛہمنس گوٚو نہٕ کانٛہہ تہِ شکھاتہٕ فورن تھاوٕن دَجہِ ہن نیٚچھوٕنس اَتھس منٛز ۔ بیقل ! ژٕ کہِ اوس سے چوٗرے زِیہِ کوٚرُن ۔ بلکل تہِ دۆپ امے وِزِ أنِ زِیمہٕ سارے روٗپیہِ چھےٚ میانہِ تہٕ ییٚلہِ یوٗر برٛہمَن اعتراض کوٚرُس تہٕ دِژٕن دَجہِ تھپھ ہُمی تِٕج پۆر طاقتہٕ سان کریکھ ''ہے بایو مےٚ بچاوِو ۔ مےٚ کٔرِو مدد ۔ یہِ چھُ ژوٗرتہٕ تہِ سأئلم چھُ ینِن یژھان یہِ مےٚ چھُ ۔ ہے لۆگو ۔ یہِ رٲٹِیوٗن ! مےٚ چھُنہٕ پانَس تیوٗت طاقت زِ بہٕ ہیکَن یہِ رٔٹِتھ ۔'' تمو دِژٕس سارِوے کریکھ ''أمی کیٛاہ کوٚر ؟''

تمی وۆنُکھ توٗرِ ''أمی نیہِ مےٚ روٗپیہِ ۔ وُچھوٲمِس چھُو یِمہٕ اَتھہٕ سے منٛز ۔ یِم چھےٚ کُل نَمتھ روٗپیہِ ۔ وُچھتَو تہٕ گَنٛزرأوِی تو تہٕ اِدٕ وُچھتوٕ بہٕ ما چھُس اَپُز ونان ۔''

لۆگو رۆٹ یہِ برٛہمَن تہٕ گَنٛزرأوِکھ یِمہٕ روٗپیہِ تہٕ وُچھکھ زِ یِمہٕ آسہٕ برابر تیٚژاہ یہِ زَن اوٚن ونان اوس ۔ قدرتی کٔر تمو أمی سنٛزِ کتھہِ پٔژ تہٕ دِژٕہَس یِمہٕ روٗپیہِ ۔ برٛہمَن کٔریا وٕپنٛزٕ کِنٛز سخت احتجاج مگر تَسُند بیوٗٹھ نہٕ کانٛسے ۔ تمی سنٛز ذٔلیل باسے یہِ تمَن اپٕزِے تھُر مٔژ ۔ لہٰذا دژاو سُہ اَتہ، تہٕ یوٗت پُلس تیوٗت تیز گوو سُہ گٔرِ گَن پکان ۔

''ژٕ کوتاہ بیقل چھُکھ زِ ژےٚ ہاوِتھ أمِس یِمہٕ روٗپیہِ'' یہِ وۆنُس زنانہِ ییٚلہِ تمہِ بۆزِ تَس ستی کیٛاہ اوس سپُد مُت ۔ ''ژےٚ چھی ناوٕ بنٛیس تانٛزِ تہِ یہِ فِکرِ توٚ رُمت زِ یِم أنِ کیٛتاہ عیار چھِ آسان ؟ نیرگژھ وۆنِ أمِس نفرس پتےٚ تہٕ روٕزُس گوٚس زِیہِ گتہِ تھاوِ یِمہٕ روٗپیہِ ۔'' برٛہمَن لوٚب ژٕلی ژٕلی یہِ اوٚن نیچھِ وُن ۔ سُہ اوس وارِ وارِ أکِس مسجدِ کُن

پکان تہٕ اور وٲتتھ ژاوسہٕ اندٕ رتہٕ بیوٚٹھ پتھر۔ "ییٚتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ" تٔمۍ وۄن دَمادِتھ یہِ پانٕسے ستۍ۔ وۄں گوو پۆز یقین کرنہٕ خاطرٕ سورُے اَتہِ سأرکۍ ہے پٔننہٕ لورِستۍ "آ۔ ییٚتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ، یہِ جاے چھےٚ خأنٛلی تہٕ بہٕ چھُس بلکل محفوٗظ" تٔمۍ وۄن۔ پتہٕ گووسہٕ مسجدِ ہٕندِس أکِس کوٗنس کُن تہٕ ڈٲجِن اَتتھ میٚژ اُنٛتاہش تہٕ تھووُن یہِ ہَتھ روپیہِ أکِس کترِ بانس منٛز یُس أمۍ اَتہِ ژۄرِاوس تھووُمت "شُکر خدایس کُن" تٔمۍ وۄن خوشی سان "مےٚ اوس اَز صُبحس صِرف اَکھ ساس روپیہِ مگر وۄنۍ چھِ مےٚ کاہ شتھ، خدایس کُن شکر تہٕ ثنا!"

برہمَن ییٚلہِ یِمہِ کتھہِ بوزِ سہٕ گوو خوش۔ تتھےٚ پتھۍ وۄن مسجدِ منٛز نبر دزاوسہٕ ژاو اندٕ رتہٕ فورأنۍ وُن اَتہِ سہٕ کتر یِو روپیہِ بانے تہٕ واتنووُن گرٕ۔ اور وٲتتھ کرِس زنانہ، تعریف تہٕ وۄنُس "نیرگرش ھٕ ژٕ وۄنۍ بیہہ تہٕ وُچھ زِ یہِ اوٗن کیاہ کرٕ۔ پنٕنہٕ نمن ہوشن منٛز روٗزی زِ۔"

برہمن گوو۔ پۆز دوہَس روٗ دسہٕ أمس بیٚچھِ وِنُس پتہٕ پتےٚ پکان یوٚت تانۍ سہٕ بیٚیہِ وۄنۍ مسجدِ منٛز ووت تہٕ یوٚت یہِ نفر دوہٕ شکی پاٹھۍ پٔنٕنۍ کینٛہہ پنٕسہٕ تھاونہِ اوس گوٚمُت یِم أمس دوہَس سیمیتیٚ آسۍ۔

ییٚلہِ أمۍ أنۍ یہِ وُچھ زِ کترِ بانہٕ تہٕ اَتھ منٛز موٗجوٗد تُنٛد خزانہٕ چھُ گمُت تانۍ تٔمت تہٕ تٔمِس سپُد سخت دوکھ۔ تٔمۍ ژوٗٹ وَچھ تہٕ دِتن بُتھہِ بُتھہِ تہٕ تیوٚت ہے ٹلن زِملہٕ ژاویہِ وُچھنہٕ خاطرٕ اندٕ رزِ دلیل کیاہ چھےٚ۔ یہِ مَلہٕ تہٕ اوس اوٗنےٚ تہٕ بڈٕ نبٹھہٕ۔

"ژٕ کیاہ یہِ کران؟" تٔمۍ پرژھُس "ہمسایہ تہِ چھُکھ پریشان کران تہٕ یتھ

جایہِ پاکس تہِ چھُکھ توہین کران" نیر گژھ ییٚتہِ دفا۔ ژٕ اَنگھ اَسہِ سارنٕے مسجد سان زوال۔ نیر ییٚتہِ پھٹاپھٕٹ نتہٕ اَنٕے بٕہ لۆکھ تہٕ پتہٕ تارنٕے تَم فِکرِ۔"

بیچھہِ وٕنی دِژٕس اوٕر کربھ "ہتہٕ خٕض جناب۔ مےٚ یہِ کینژھا اوس تہِ خٕض چھُہم ژۆرِ نٕمت۔ کُس تانٕی ژور خٕض چھُ یور آمُت تہٕ میأنی سأری پنسہٕ چھِن ہُتی بہ کیٛاہ کرٕ؟ کیٛاہ خٕض کرٕ؟"

"ژٕ چھُکھ نیٛوٕ لٕے بیقل،" مَلَن وۆنُس "کریہِ شور بند تہٕ بٕ وٕنہہ کُن خأطرٕ روز ہیٚچھتھ۔ یہِ چھا کُنہِ بۆزمُت زِ کانٕہہ نفر کیٛاہ تھاوِ کاہ شَتھ روپیہِ اٴکِس گترٕ ژٕ ڈیِس تہٕ ترژھہِ جایہِ یا وَنو مسجدِ منٛز ژۆرِ ییٚوت ڈٕہی دوٕہس سارِنٕے ہُنٛد یُن گژھُن چھُ آسان۔ ہرگا ژٕےٚ تہِ تی آسہِ ہتھ کوٚر رُمت یہِ مےٚ چھُ کوٚر رُمت یہِ سَپد ہے نہٕ زانٛہہ ژٕے ستی۔"

غریب بیچھوٕنی وۆنُس "ژٕےٚ کیٛاہ چھُتھ کوٚر رُمت؟"

'بوز یور کُن' وۆنُس أمی مَلَن "مےٚ چھےٚ اَکھ بٕڈ کھوٕکھر لۆر ییتھ منٛز بہ ہٕز سأری پنسہٕ چھُس تھاوان۔ یہِ لور چھےٚ مےٚ ہر ساعتہٕ ستی روزان۔ وُچھ۔ییٚکیٛاہ چھےٚ بہ تہٕ أمی لأج یہِ بیچھ وٕنی ہشٕدِس کھورس ستی۔ نیر تہٕ گژھ ٲن پأنس۔ کرٕژھ ییٚژھے لۆر تہٕ پتہٕ روٗزی نہٕ ژٕےٚ پَنہٕ نٕمن پنٛسن ہنٛدِ (راوُنک) کانٛہہ خوف۔" یہِ بۆزِتھ روٗد بیٚچھن پۆرِ حبسہٕ سان أمِس أنِس مَلَس أمی ہشٕز روپیہِ تہِ حاصِل کرنٕچ وومیز منٛز گوٚس۔ اُمی أنی اَکھ بٕڈ کھوٕکھر لۆر راژٕٹتھ۔ الہٕ پَلہٕ ترٕژھے ییٚژھ مَلَس اُس تہٕ تِتھےٚ أمِس موقعہٕ آو تہٕ أمی بدلاوٕ أمِس لۆرٕ ے۔ مَلہٕ اوس ہمیشہِ لۆر تمہِ ساتہٕ زمینس منٛز رٕوٕنتھ تھاوان یلہٕ

سہ نماز اوس پران۔ تہٕ سہ اوس بار بار نماز پرأنی لہذا پوٗ نہٕ برہمنس تہٕ امہٕ خاطرٕ زیادٕ وقتس پرأرن۔ أمی ہشرٕ زنانہٕ ییٚلہٕ یہٕ بوٗزٕ أمی کیاہ اوس وۄنی کوٗ رمت تہٕ ییٚہ وۄچھن تمہٕ روپیہٕ بودریمہٕ أمی پانس آسہٕ انہٕ مژٕ تہٕ گرٕی نس تعریف۔ گوٗ ہ ژٕ بیٚہ تمہٕ وۄنس "تہٕ وۄچھ یہٕ ملہٕ کیاہ گرٕ"۔ ئلٕ کٕمن تہٕ ژٕ ے ییٚہٕ تہٕ کاٗنہہ خزانہٕ اتھہٕ لگی۔

برہمنن کوٚریی تہٕ تمی وۄچھ یہٕ بٕڈ ملہٕ بیٚیس أنس ملکس نٕش ہتھ تہٕ پنہٕ نس اَتھ بٕڈس نقصانس پیٹھ لہرٕ ودان۔

أمی أنی ملکن وۄنس "ژٕ ے دِوٗتھ وٕ سِنز۔ امہٕ بیوقوفی خاطرٕ۔ بوزبہٕ ونے زِ بہٕ کیاہ چھس پنہٕ نٕمن روپیٚن کران۔ بہٕ چھس پنٕنہٕ سارے روپیہٕ پنہٕ نٕمن بلون منزٕ سوٗتھ تھاوان۔ سہ کُس ہیکہٕ یمن ہتھ؟ میأنی چھے نصیحت زِ ژٕ تہٕ أسی زِ یی کران۔"

ییٚلہٕ برہمنن یمہٕ کتھہٕ بوزٕ تہٕ سہ گوٗ وتہٕ اوٗنن تُلر بوسان اَکھ مانچھ تُلر بن ہُنٛد مہال تہٕ یہٕ تھوٗون أکِس بٕڈس مرتبانس ژٕ کس تل تہٕ پیٹھہٕ تژ وۄنس مانچھک موٗٹ پوٚٹ۔ "اَہا۔ ہا! ییمہٕ ہتی کیاہ کھوٗ ژٕ سہ۔" تمی وۄن یام سہ مُسلمان لاٗ گتھ أمس دوٗ ہمس ملہٕ سُند گُن پکان اوس۔ یتھ سہ تمس یہٕ مانچھ برٕ تھ مرتبان ڈالہٕ رٕ نگی پیش کرٕ ہے۔

ملہٕ سپُد یہٕ ڈالی رٕ ٹتھ بٕڈ خوش تہٕ کوٚرنس دعایہٕ خاٗرا۔ امہٕ پتہٕ دژاولہٕ برہمن۔ مگر سہ پوٚک نہٕ اتہٕ زیادٕ دوٗ ر تکیاٗ زِ سہ اوس أتھی گرٕ ہے نگھہٕ توٗت تاٗنی روزٕن یژھان یوٚت تاٗنی ملہٕ امہٕ منزٕ مانچھ موکلاوِ ہے۔

تتھے یہٕ نفر دژاوتہٕ ملکن لوٗگ امہٕ منزٕ مانچھ کڈُن تہٕ یہٕ لوکٹین باٗنن برٕ ن

تِکیٚا زِ سُہ اوس نہٕ یژھان زِ کانٛہہ گوٚژھہ وُچھُن تَس نِش اکی ساعتہٕ یوٚت ژۄر ماجِھ
تٔمی بٔرۍ اَکھ زِ لوءکٕڑ بانہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ لوٗگُن مہال وۄ نژھرُن۔ یُتھ زَن اَمہِ منٛز سأئلم ماجھ
نیرِ ہے۔ تُلر بن گیہِ اَمہِ ستٕۍ زبردست تھوتھ تہٕ آیہِ اَمہِ منٛز نیرِتھ تہٕ لوگُکھ یہِ نِچھن۔
سُہ اوس اورِ یور دَوان تہٕ پانس وامان تہٕ ژٕنجہِ دِوان۔ مگر تُلر بوٚ تُجس نہٕ تھٕ
تِمَن آونہٕ کانٛہہ عارا۔ وۄں کیٛاہ گرِ ہے سُہ۔ أمی أنٕ مَلَن ژھُن پٔنُن چوغہٕ کڈِتھ تہٕ
دِتُن أرِکتھ کُن دأرِتھ۔ پَتہٕ سیٚد یاوسہ مکانس اندر تہٕ تُلرِ دۄ رییَس پتے۔ سو بچورِ
تُلرِ ٹوپوٕستی اگرنے تٔمی سنٛز زنانہٕ اَکھ موٚٹ تُلہٕ کُلی لٔنڈ ہیتھ وأتِتھ پییہٕ ہے تہٕ تِمَن
ژٔلراوِ ہے۔

ہُیأرِ اوس برہمَنَن أمی سُند چوغہٕ نِمُت۔ اور وأتِتھ گرِس زنانہٕ تیتی تعریف
پیٚترِ نہٕ زانٛہہ أسی نَس گٔری ہتی۔ "أسی چھِ وۄنی سبٹھاہ امیر" "تِمہِ وۄنُس" تہٕ وۄنی چھِنہٕ
اَسہِ سارے وأنسہِ بییہِ کُنہِ چیزُک ضرورَتھ۔"
مَلَس ییٚلہِ ٹوپَن ہنٛزِ دَگہِ ہنا فرق گیہِ تہٕ نتیٛاس زِ أمی سُند مولُل چوغہٕ
اوسکھ ژوٗرِ نِمُت۔ سُہ سَپُد سخت پریشان۔ سُہ گو وتہٕ وۄنُن پٔنُن یہِ سأئلم گُدرُن ہمس
بیٚیس أنِس مَلَس۔ پَتہٕ گے دۄنوَے تہٕ وۄنکھ أنِس بیٚچھہٕ وِنس۔ کینٛژہٕ کأنٛسی سکھرے تہٕ
گے بادشاہَس نِش تہٕ وۄنہَس زِ ژۄرَس گرُھہِ سخت سزا دِنہٕ یُن۔
بادشاہَن بوٗز یہِ سورُے بڈ توجہ سان تہٕ یہنٛزن ذٔہیٖلَن منٛز گیس سبٹھاہ دلچسپی
پأدٕ۔ تَس گیہِ زبردست خاہش یہِ زانٛنچ زِ یہِ کُس بلایہِ ہُنٛد چالاک گرُھہِ آسُن تیمہٕ یِمَن
بلایَن تہِ تأر۔ تٔمی دیٚیا وناؤ نگارَس پیٹھ پوٗرٕ شہرَس پارَے زِ تیٚمی تہِ یہِ کوٚر سُہ کٔرن

أمیُک اقرارتہٕ تِمس میلہِ بادشاہ ہٕندِ طرفہٕ سیوٚ دُے معافی تہٕ بیٚیہِ یِیٚس بڈٕ بوٚڈ انعامہٕ دِنہٕ۔

اِو کٔنژ گوو برہمن تہٕ وۄنُن سأئلم کینٛہہ بادشاہَس تہٕ بادشاہَن وۄنُس ''شاباش۔ مگر یہِ وَنتَم زِیہِ سأئلم کوٚرتھا ژٔے پانَے کِنہٕ بیٚیہِ کأنٛسہِ ہیچھنووکھ؟''

''جناب۔ یہِ کوٚر مےٚ زنانہِ ہٕنٛدِس وَنٛنَس پیٹھ۔ تَمہِ وۄن تہٕ مےٚ کوٚر'' برہمَن وۄنُس درجواب۔

بادشاہَن دِتُس واریہہ تحفہٕ تہٕ وۄننس ''تیٚلہِ گووجان'' تہٕ کوٚرُن رخصت۔

(راوی: ہٕشورام۔ بانہٕ محلہٕ، سرینگر)

سائِلم أکۍ سےٚ پٔنٛسس

کٔشیرِ منٛز اوس اَکھ دولتمند تاجرٕس سبٹھے بیٚقل تہٕ نادان نیٚچو اوس۔ یُدوَے زَن تَس سبٹھے جان وستادتہِ تھأوِکھ مگر تہِ گرِتھ تہِ ہیوٚچھ نہٕ أمۍ کینٛہہ۔ سُہ اوس بلکل لاپروا، بے کارتہٕ موٚنٛڈ۔ییمہِ کنٛہ تِمس وٕنۍ وٕنۍ تہِ کٔنۍ پٔتۍ اوس گرٕ ھان۔ سُہ اوس صرف وقتا ضایع کران۔ یہِ چھےٚ سیٚزٕ ے کتھا زِوارٕ وارٕ ہیوٚتُن یہِ مائِلس کھرُن مگر قدرتی کتھا چھےٚ زِ أمۍ سنٛز موج أس أمۍ سنٛدِس رٕژرَسے وومیدوار اِ کنٛہ أس أمِس ہمیشہٕ (اتربن) دٔج وَلان۔

ییٚلہِ وۆنۍ یہِ لڑکہٕ کھاندرچہِ وأنٛسہِ ووت أمۍ سنٛزِ ماجہِ لوگ تأجرٕس زارٕ پارٕ کرُن زِ سُہ ژھأنٛڈۍ تَن أمِس رِکٕھ مُنأسِب زنانہٕ۔ مگر تأجر اوس پننِہ جایہِ شرمندٕ تہٕ تیٚمہِ گَتھہِ خأطرٕ دوکھہٕ ہوٚت زِ سُہ کیٚاہ ہیکہِ ہے پَنٕہ نِس أمِس احمق نیٚچوِس متعلق کأنٛسہِ کینٛہہ وٕنتھ یا پانٕہ گرِتھ توَے اوسُن پانس ستۍ یہِ پوٚرٕ فأصلہٕ کوٚرمُت زِ سُہ گرِنٕہ أمِس کھاندر۔ مگر ماجہِ اوسُس اَتھ پیٚٹھ دِل گوٚنٛڈمُت۔ سو أس وٕری یہِ وادو پیٚٹھٕ اَتھ پڑراران۔ لڑکہٕ ہمیشہِ انہورٕ ے تھاوُن چھُ بُڈ خجالت تہٕ بیٚیہِ چھنٕہ یہِ کُنہِ مذہبس یا

رِسس منز۔ سوٗ اُس نہٕ کُنہِ تہٕ قمتس پیٹھ اَتھ گَتھہِ پیٹھ راضی۔ تمہِ لاگ نچوُ ی ہُند طرفہٕ باتِھ بہانہٕ وَنِنۍ۔ سوٗ اُس ہیٚ نہٕ پزٕ ئے یہِ ظاہر کران زِ مےٚ دُچھ اُمس منز غارٕ معموٗلی دلنائی تہٕ چالاکی ہندی گون۔ تتھوِ کلامو اوس سوداگرس صرف شرارتُس ہُر برسپدان تہٕ اکہِ دوہہ ییلہِ سوٗ نچوٗی سُند تھکناوان اُس تہٕ وُونُس یورٕ ''یوکُن بوز۔ مےٚ ووٗت ووٗنی یہِ وارِیہہ کال بوزان مگر اکہِ پھرِ تہٕ کوٗرنہٕ اُمی یہِ ثابت۔ ئہ کتھہِ پاٚٹھی مانہٕ زِ اَتھ منز چھےٚ کانہہ سِر سا یا تہٕ حقیقت۔ ماجن چھےٚ اُچھن پُٹ دِتھ آسان۔ ووٗں گوو چانہٕ خاطرٕ کرٕ بہٕ اُمس بے وقوفس بیا کھ ازمائش۔ اُنٚن سہ تہٕ دِس یم ترٚےٚ پنٕسہٕ۔ اُمس وَن بازر گژھ تہٕ اَکس پنٕسس اُنی زِ پاٚنس خاطرٕ کینژھا، دوٚیم ژھُنی زِ دُریاوس تہٕ یُس پنٕسہٕ بچی تتھ اُنی زِ کم از کم پانژھ چیز۔ کینژھا کھیٚنہٕ خاطرٕ، کینژھا چینہٕ خاطرٕ، کینژھا ترٕکنہٕ باپتھ، کینژھا باغس وَونہٕ خاطرٕ تہٕ بیٚیہ کینژھا گاوہُندِ کھیٚنہٕ باپتھ۔''

زنانہٕ کوٗری تہٕ لڑکہ وژاو۔

سہ گوو بازر تہٕ اَکس پنٕسس اوٚنُن پاٚنس کیٚتھ کینژھا تہٕ کھیوٚن سہ۔ پتہٕ ووت سہ دُریاوس پیٹھ تہٕ تیار اوس پنٕسہٕ آبس منز دارِتھ دِنٕس زِ اچانک آس خیال زِ یہِ گو وفضوٗل تہٕ چھُ پانٕسے سام ہوان۔ ''امہِ تلہٕ کیاہ نیر۔'' تمۍ ووٗن بڈٕ ہتہٕ ''ہرگاہ یہِ پنٕسہٕ آبس ترٛاوٕ مےٚ نشہِ روزِ پتہٕ اَکے۔ مےٚ کیاہ بیٚیہ اَکس پنٕسس۔ کھیوٚن کیٚتھ، چوٚن کیٚتھ تہٕ بیٚیہ تم ساری چیز یم مےٚ ماجہِ وُنی؟ مگر ہرگاہ بہٕ یہِ پنٕسہٕ آبس ترٛاوٕ تیلہٕ چھنہٕ سوو فادٕری۔''

أکۍ سٕنٛزِ اَتھ خود کلأمی دوران دژ ایہِ لپأرٕ أکس کھارٕ سٕنٛز کوٗرتہٕ أکۍ
پریشان حُلیہِ وُچھِتھ پرٛژھنَس زِ ذلیل کیٛاہ چھےٚ۔ أمۍ وۄنُس یورٕ تہِ سأئلم یہ
وۄنُمت اوسُس مگر تِمس اوس تسُنٛد یہِ مانُن تہِ بیقلأ زی باسان۔ مگر أخر گرٕ ہے
کیٛاہ؟ سُہ اوسنہٕ ماجہِ ہنٛز گتھ تہِ پھرٕنی یژھان۔

''بٔہ وَنے ژےٚ'' تمہِ وۄنُس ''گرٕ ھ تہٕ اَن أکس پٛژنَس ہٕبند وہند
بیٛا کھ تھاو پنٕنہٕ نِس چندس منٛز۔ آبس مَہ ترٛاو ہبٛنٛدٕ وہندس منٛز چھِ تمہ پانژوٕے چیز
ژےٚ ضرورتھ چھی۔ گرٕ ھ اَن اَ کھ تہِ نہِ پنٕنہِ ماجہِ تہٕ سو گرٕ ھی ژےٚ خوش۔''
لڑٕکن کوٚریی۔

یێلہِ سوداگر سٕنٛزِ زنانہِ پٔہٕ نِس نیٚچوِ سٕنٛز دانأیی وُچھ سو سَپٕز پٕزٕنہٕ پێٹھی خوش۔
تَس باسیاو سُہ پزٕی کنٕز سبٹھے دانا۔ یێلہِ تَس خانہٕ دار آو تمہِ وۄن تِمس ''وُچھ۔ یہِ گوٚبہ
سأئنس نیٚچوِ سٕنٛز کأم۔'' ہٕبد وہند وُچھِتھ گوو تأجر حأران تہٕ وۄننس ''مےٚ چھنہٕ یہ
بیٚہان زِ أمۍ کیٛاہ چھےٚ یہِ کأم پنٕنہِ عقلہِ کرٕمژٕ۔ تیٚوٗت گتہِ چھُ أمس دیماغ۔ گوٚ تأنی ژٕ
یہِ ہیچھنو وُمت۔'' تہٕ پتہٕ نیٚچوس کُن پھیرِتھ پرٛژھنَس ''ژےٚ گوٚمۍ وۄننےٚ یہِ کرٕن؟''
لڑٕکن وۄن ''اکہِ کھارٕ کورِ۔''

تأجرٕن وۄن زنانہِ ''وُچھتھا۔ مےٚ وَنیٛا مے نا یہِ چھنہٕ أمس بیقلہٕ سٕنٛز کأم۔
خأر گرٕوس کھاندر۔ تہٕ ہرگاہٕ مانگھ تہٕ یہِ یێژھِہ۔ تہٕ تیٚلہِ أمۍ ہے کھارٕ کورِ ہتۍ یمہ
أمِس نسبت دلچسپی ہأوتہٕ سبٹھاہ گأنٛج چھےٚ باسان۔''
زنانہِ وۄنُس ''آ۔ آ۔ اَمہِ کھوتہٕ چھنہٕ جان کینٛہہ۔''

اَمہِ پَتہٕ کیٚنژھہ دۄہ گۄو تاجِر کھارٕ سُنٛد گرٕ تہٕ وُچھن سو کوٗر ییٚمہٕ اُکی ہٕنٛدِس
نیٚچوٗس مددِ اوس کوٚرمُت۔ اُمی پرٕژھس ''ژٕ چھکھا گَنٛیٛ زانی؟''
''آ'' تۄر میوٗلُس جواب۔
''مول موج کتہِ چھی؟''
تَمہِ وۄنُس ''میٲنۍ مول چھُ اُکِس ہارِ اَکھ لال اَنٕنہِ گوٚمُت تہٕ میٲنۍ موج
چھےٚ کیٚنژھہ کٲتھ ہِنٛنہِ گمژ۔ مگر تِم دۄہوے واتن وُنی واپس۔ توٚہۍ ٹھٔہرِو دۄو قدم یوٚت تانی
تِم یِن۔''
''چلو تہِ چھُ ٹھیک'' اُمِس کورِ ہٕنٛز یِمہِ کَتھہٕ بوٗزِتھ اوس یہِ تاجِر ژٕہن تہٕ
ژٕ واہن منٛز تہٕ وۄننس ''کیاہ وۄنِتھ ژےٚ کوٚت پَچھ چھوٗن مول موج ہٕمتی۔''
''میٲن مول چھُ اُکِس ہارِ اَکھ لال اَنٕنہِ گوٚمُت۔ مَطلب سُہ چھُ ژٕانٛنِس
خاطرٕ تیٚل اَنٕنہِ گوٚمُت۔ تہٕ میٲنۍ موج چھےٚ کیٚنژھہ کٲتھ ہِنٛنہِ گمژ یعنے سو چھےٚ کُمِس تام
مٔنٛزِم یارٕ زکرنہِ گمژ۔''
تاجِر گۄو کورِ ہٕنٛز دانٲیی وُچھِتھ حٲران مگر تٔمۍ وۄن نہٕ کہنہٕ۔
اُتھی منٛز پیو کھارس تہٕ تَمۍ کٕر ہٕنٛز زنانہٕ تہٕ واتھ۔ تِم سپدی اُمِس بُڈِس تہٕ
دولتمند اَمیر ہٕنٛدِ یہنٛدِس غریب گرٕس منٛز وُچھِتھ حٲران۔ اُمِس سٔبٕھے احترامہٕ سان
سلاما خٲطر پاٹھا کٔرِتھ پرٕژھِس ''توہہِ کتھہٕ کٕنۍ بخشو سٲنِس گرس عزت۔'' تٔمۍ وۄنُکھ زِ
یہٕ چھُس پنٕنہِ نِس نیٚچوٗس خاطرٕ توہہِ کورِ مانٛگِہ آمُت۔ تِموٚ تہٕ دِتُھس فورَن اقرار۔ کھانٛدرٕ
خاطرٕ آے دۄہ گنٛڈنہٕ تہٕ تاجِر آو واپس گرٕ۔

تمۍ وۆن زنانہٕ "یہِ گووز برزِ تمو مون یہِ رِشتہٕ تہٕ دوہہ تہٕ گنڈئ"۔

پژ بتھ طرفہٕ پھائلیہِ یہِ خبرتہٕ لۆکولاجہِ پانہٕ واُنٛی گتھہٕ گرِ نہٕ زاُمی تاُجرن کتھہٕ کنٛی کوٚر پنہٕ نِس نیچوٚس تتھس اکس گرس منٛزیُس یہنٛدِ کھوتہٕ سبٹھے پس پایہِ چھُ۔ کینژن ٹلی بیگن آوتٕ ازروُن زِ تمو لوگ تاُجر سنٛدِس لڑکس امس کورِ ہنٛد منافقت گرُن۔ تمو وۆن امس زِ ژٕ دکورِ ماُلس دھمکی زِ ہرگاسہ یہِ رشتہٕ کرنس پیٹھ قائیم رُودتہٕ پزِ یہِ کھاندر سپُد سہ آسہِ امس کورِ دوہس منٛزستہِ پھرِ پاُزار دِوان۔ تمو سوٗچ زِ ییٚلہِ کھار یہِ گتھ بوزِ سہ کھوژتہٕ ژٹہِ یہِ رشتہٕ۔ "تہِ گرِتھ تہٕ" تمو وۆنہس بیٚیہ "ہرگاہ یہِ شخص کھۆژنہٕ تہٕ کھاندر سپُد تہٕ پتہِ گرِ ھہِ چانہِ خاُطرِ جان زِ ژٕ اگر زنانہٕ ستی یہوے وۆہار گوڑ گوڑٕ کرِکھ۔ امہِ ستی رُوزی ژے سواتھس تل تہٕ زنہٕ دِیی نہٕ کانٛہہ تکلیف۔"

امس فاُترس باسیاو یہِ چھُ پزے اکھ جان منصوٗبہٕ تہٕ کوٚرن بلکُل یی۔

کھار سپُد بڈ پریشان تتھے تمی کوٚر وُچھ کی تمۍ وۆن تس یہِ زن سودا گرزاوٕن امس وۆنمت اوس تہٕ دۆپنس ژھن امس بلاے "امہِ کھوتہٕ چھے بہتر کھاندرٕ نہٕ کرُن زِ ژٕ کرِکھ تتھس شخصس ستی یُس ژے ہۆنس نتہٕ ژۆرٕ سنٛز ہش نظر کری۔"

"بیا۔ مہ گژھ پریشان۔" تمہِ وۆنُس "ژٕ کہِ چھُ سہ کموتانٛی تلمت یتھ سہ ژے نِش آوتہٕ وۆننے ژے یہِ۔ مگر ژٕ مہ ہے غم۔ تہٕ سپدِ نہٕ زنہٕ۔ انسان یہِ ونان چھُ ضروٗری چھُنہٕ سہ آسہِ تی کران۔ ژٕ مہ برمیوٗن پرواے۔ یہِ سہ ونان چھُ تہٕ گوھہِ نہٕ زانٛہہ۔"

پننہٕ نِس تاُرتخس پیٹھ سپُد کھاندر تہٕ نصف راُژ کیٚتھ وۆتھ مہراز۔ تمۍ سوٗنٛچ زِ

زنانہٕ چھم مٕژ ہِنٛد رِیٖ تمی ژٕل پأزارتہٕ ہیوٚتُن أمِس والُن تہٕ اَمہِ مٕوراوِ أچھ۔ تمہٕ ووٚنُس "یہِ مہ کر۔ کھاندرٕ کہِ گوڈنِکے دوہ ہہ ژٕونی چھےٚ بدشگوٗنی۔ تہٕ ہرگاہ پگہہ ییٚ تہٕ یژھکھ ژٕ ہمکِکھ مےٚ لأگتھ۔ مگر از کرونہٕ أسی لڑأے۔" دوٚیمہِ شبہٕ ژٕل بیٚیہٕ مہرازَن پأزار أمِس ٹاپوٚنہٕ خأطرٕ مگر تمہِ کوٚر رُس پتھ روزنہٕ خأطرٕ زارٕ پارتہٕ ووٚننس "یہِ چھُ بدشگوٗن زِ ہرگاہ ژٕ أژسَتہٕ نے دوہَن منٛز پانہٕ وأنی لڑایہِ وان لاگَن۔ مےٚ چھُ پتاہ ژٕ چھُکھ داناتہٕ ژٕ بوزَکھ میأنی کتھ۔ ژٕ ژھوٚٹراوتانی یہِ کتھ أتھَن دوہَن تہٕ پتہٕ ییٚت ژٕ ےٚ خوش گوھی تیٚوت لاےمےٚ۔" أمی مأنی یہِ کتھ تہٕ لویُن کھوربانہٕ أکس اندس کُن۔ تمہٕ دوہ گیہِ زنانہٕ مالِنین یہِ زَن مسلمان گرَن منٛز ییٚتہٕ رَسم چھُ۔

"اوٗ ہو!" ووٚن أمِس جوانس دو [illegible] ییٚلہِ سمکھیاس۔ "گوو تمہِ نیوٗنکھ ژٕ زِیٚنتھ۔ ہاے کوتاہ احمق چھُکھ ژٕ! اَسہِ اوس پتاہ زِ أتھ گژھہِ پی۔"

أتھی منٛز أس باپأرِ ہنٛز زنانہٕ پنٕہ نِس نیٚچوِ ہنٛدِس مُستقبلس متعلق سوچان۔ تمہِ سوٚچ زِ یہوے اوس وقت زِ سہ سَپِد پنہٕ نِن کوٹھِن پیٹھ استادٕ۔ اَمہِ کَنی ووٚنُن خانہٕ دارس "ژٕ دِ أمِس کینٛہہ سوداگری ہنٛد مال تہٕ یہِ نیرِن سفرس۔"

سوداگرَن ووٚنُس "ہرگز نہٕ" أمِس أتھس منٛز پیٚسہٕ دِنی گےیم کولہِ ژٕھنٛنی۔ یہِ ژٕلہِ تِمن دٕہ۔"

زنانہِ لأجس ٹھأنی "کینٛہہ پرواے چھُنہٕ۔ یہِ ہیٚچھِہ امی تٕہ دلٲیی۔ دِ أمِس کینٛہہ روپیہ تہٕ دِس دوٚرِ مُلکن گژھنہٕ۔ ہرگاہ أمی زِیوٗن تہٕ أمِس پیہ اَچھ قدرتہٕ ہرگا پیٚسہٕ راورِن تہٕ پچھنَس ووت توتہٕ کرو أسی یہِ وومید زِ تَس ییٚلہِ دُبارٕ پیٚسہٕ بَنَن سہ گریمن

قدر۔ دوشوٗنی صوٗرژن منز چھُ یہِ تَس خاطرِ فائِد منٛد۔ یِمو منزٕ ہرگا اُمِس ءکھٕنی تہٕ تجربہ سپدِ نہٕ سُہ بنہِ نہٕ کُنہِ چیزٕس لایق۔"

باباأرِس روٗزسو پتَے تہٕ تمۍ اوٗن پنُن نیُچو بُلاؤ وِتھ تہٕ دِیتنس کینٛہہ رقم تہٕ سامانہٕ تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ نوکر تہٕ تمِس حبسہٕ روزنُک ہدایت دِتھ کوٗ رُن سُہ روانہٕ ۔نو جوان سوداگر دراو پنُن سامانہٕ تہٕ وارٕیہہ نوکر ہیتھ۔ یہِ کاروان اوسنہٕ وُنہِ سبٹھاہ دوٗر رووتمُت زِ تم دراے اکہِ بڈٕ باغہٕ کنٕ یتھ ساأری سے أندی أندی تھوٗ دمضبوٗط دیوار اوس۔ "یہِ کیاہ جایا چھےٚ؟" جوان سوداگرن پرٕژھ "گژھو تہٕ یہِ پیٚو أندرٕ روٗ چھتھ۔"

نوکر گے تہٕ واپس یتھ ووٗنکھ پَنہٕ نِس مأ لکس زِ تمو وُچھ اَتہ، اُکس خوٗبصورت باغس منزٕ باگ اَکھ بڈٕ تہٕ شاندار عمارتھا۔ پتہٕ گو و پانہٕ یہِ جوان سوداگر تہٕ ژاو باغس منزٕ۔ اَتھ بجہِ عمارژکُن نظر کرِتھ وُچھ اُمۍ اَتہِ اَکھ خوٗبصورت زنانہٕ تمہٕ ہوو اُمِس کُن اِشارٕ زِ وولہٕ تہٕ کنٛدمے ءستی اَکھ نرٕد بازا۔ یہِ زنانہٕ اُس اَکھ پوٗختہٕ زاأرکٕ۔ تَس اُس پنہٕ نِس مقابل نفرس نِشہِ تمۍ ءسندی پنٛسہٕ حاصل کرنٕچ پرٕبتھ قسمٕچ چال پتاہ۔ کرٕ ءسٔز اَکھ منہٕ مأنی چال اُس یہِ زِ بازِ وِزِ اُس سو پانٛس لرِ اُکس برٕار تھاوان تہٕ سو اُس تمہِ ہیچھنأومٕژ زِ اُکس خاص اِشارٕس پیٹھ اُس سو ژانِکس چھٕہہ دِتھ نیران تہٕ گاش اوس ژھبتہٕ گژھان۔ یہِ اِشارٕ اُس سو تمِس ہمیشہِ تمہِ وِزِ دِوان ییٚلہِ سو بأزی ہارُن اُس ہوٕ ان۔ یتھہٕ ءکنٕ اُس تمہِ سبٹھاہ دولت سوٗمبرٕ اوٕمٕژ۔ تمہِ ورتو ویوٗ ہے برأرکٕ ژھل اُمِس نو جوان سوداگرس ییٚمہِ ءستی تَس سبٹھاہ ہارُن پیو۔ پرٕبتھ کینٛہہ، پنٛسہٕ، سوداگری ہُنٛد سامانہٕ، زنانہٕ، نوکر، پنُن پان تہٕ پتہٕ اوس نہٕ تَس کہنٕی۔ سُہ آوقأدخانَس

منز تھاونہٕ۔ اَتہٕ اُس اُمس سیٹھاہ سختی کرنہٕ یِوان۔ سُہ اوس اکثر بڈ ہٹہٕ خدائس دُعا منگان زِ مےٚ کڈتہٕ یمہِ مصیبت کہِ دُنیا منزٕ۔

اکہِ دوہہٕ وُچھ اُمۍ اکھ نفر جیل خانہٕ کہِ درواز کِنۍ نیران۔ اُمۍ کوٚر اُمس خاٗر پاٹھ تہٕ پرژھنس زِ ژٕ کتہٕ پیٹھہٕ چھکھ آمُت۔ "بہٕ چھس فلانۍ مُلکُک" اُمۍ ووٚنس درجواب۔ اُمۍ ہیوٚت تِمۍ مُلکُک ناو بیٚتہٕ اُمۍ سُند مول روزان اوس۔

"دسیٹھاہ زبر" قیدی ووٚنُس "ژٕ ہیکہٕ کھامےٚ اکھ بڈ مہربانی کٔرتھ؟ ژےٚ وُچھتھ زِ بہٕ چھس بیٚتہٕ بند تہٕ بہٕ ہیکہٕ نہٕ توٚت تانۍ آزاد سپدتھ یوٚت تانۍ بہٕ پٔنُن سُہ بوڈ قرضہٕ نکھہٕ ہیکہٕ واٗلتھ یُس بہٕ دارٕ۔ بہٕ چھس یژھان زِ ژٕ نِہکھ میانہِ یمہِ زِ چٹھہٕ اکھ میانِس ماٗلس تہٕ دوٚیم میانہِ زنانہِ۔ یہِ چٹھۍ چھےٚ میانِس ماٗلس تہٕ یہِ زنانہِ خاطرٕ۔ ہرگاہ ژٕ میانۍ یہِ کامہِ ہن کرکھ بہٕ روزےٚ ژےٚ ہر ہمیشہٕ شُکر گزار۔"

نفرن کوٚرُس آنکار۔ چٹھہِ زٕ رٹِتھ تہٕ دژاوپننہٕ وتہٕ۔ اُکس چٹھہِ منز اوس اُمۍ ماٗلس تہٕ لیوٚکھمُت یہِ سپدمُت اوس تہٕ بیٚیس چٹھہِ منز اُسس زنانہِ اصل واقعہٕ ادلہِ بدل کٔرتھ لیچھمُت تہٕ یہِ ووٚنمُت زِ مےٚ چھےٚ ووٚنۍ سیٹھاہ روپیہ۔ بہٕ یمہٕ جلدٕ واپس تہٕ دِمےٚ کلّس پاٗزار یہِ زن اُمس گوڈےٚ تہٕ دُنتھ اوسُن تھوومُت۔

اُمۍ شخصن یِیلہِ پننۍ سو کامہِ ہن کٔر یمہِ خاطرٕ سُہ اور اوس آمُت تہٕ دژاو سُہ واپس پننِس مُلکس تہٕ یمہِ چٹھہِ زٕ واتناوِن۔ مگر تِس اوس نہٕ پرٕن تگان۔ یمہِ کِنۍ گٔیہ سو چٹھۍ اُمۍ ہنزٕ زنانہِ دِژ۔ یوسہٕ اُمۍ ہندِس ماٗلس اُسس دِنۍ تہٕ یوسہٕ چٹھۍ اُمۍ ہنزِ زنانہِ ہنز اُس سو دِژٕنس ماٗلس۔ خوشخبر بوٗزِتھ گوس مول شادمان مگر یہِ تورُس نہٕ فکرٕ زِ چٹھۍ

کیٛاژِ ٲس ٲمۍ سٕنٛزِ نوشہِ ہٕنٛدِ ناوٕ تہٕ ٲمۍ سٕنٛدِ پنٕنہِ ناوٕنہٕ تہٕ بییہِ کیٛاژِ ٲس تٔمۍ واپسی پٔژھ پنٕنہٕ زنانہِ مار دِرٕچ گتھ ؤنتھ کھوژناوٕمٕژ۔ تہٕ ییٚلہِ وۄن نوشہِ پنٕنہٕ نِس خانہٕ دارٕ سٕنٛزٕ چٕھٹھی پٔرٕ یتھ منٛزٕ تٔمۍ پنٕنہِ بدطاعچ تہٕ تباہیہِ ہٕنٛزٕ گتھ ٲسہ لیچھمٕژ۔ سو سپٕز مغموم تہٕ حٲران سپٕز زِ کیٛاژِ ٲس ٲمۍ سٕنٛدِس ہیٛہرِ بابہٕ سٕنٛدِ ناوِ چٕھٹھی لیچھمٕژ تہٕ ٲمۍ سٕنٛدِ پنٕنہِ ناوٕنہٕ۔ ٲتھی پریشانیہِ منٛزٕ گیہِ سو پنٕنہٕ نِس ہیٛہرِ بابس نِشہِ۔ یمن دۄشوٕنی ہنٛزٕ پریشانیہِ ہُنٛد ہیکہِ ونٕنہٕ کھوتہٕ زیادٕ اندازٕ کرنہٕ یتھ زِ ییٚلہِ یمو یمن دۄن بیانن مقابلہٕ کوٚر۔ یہِ اوس کیٛاہ تانی بہرے۔

کینٛژھا مشورٕ ہنا کرِتھ کوٚر نوشہِ دانٲئی تہٕ نِڈرپٲٹھی یہِ زن سو ٲسہٕ یہِ شقہٕ ارادٕ زِ سو گژھہِ تہٕ ییہِ پنٕنہٕ نِس خانہٕ دارس وُچھتھ تہٕ ہرگا ممکن سپدُس تہٕ کرِس آزاد۔ بُڈ سوداگرن تہٕ دِتُس گژھنُک اجازت تہٕ وتہٕ خرچہِ خاطرٕ دِیُتُنس کینٛشہہ رقم تہٕ۔

اَمہِ بہادُر زنانہِ پۆرمَر درخت تہٕ دژایہِ تہٕ وٲژتھ جایہِ ییتہٕ یہِ مٲرکمنٛزٕ زنانہٕ روزان ٲس۔ زٲرۍ زنانہِ وۄنُن زِ سو چھےٚ اَکِس امیٖر باپٲرۍ سُنٛد نیچوٗ تہٕ زارس متعلق رَژھ کھنٛڈ زانکٲری آسنہٕ کِنۍ چھےٚ ٲمِس ییتہٕ پٔنٕنۍ ہونراز ماوٕنی یژھان۔ زٲرۍ زنانہِ کوٚرُس فورَن اقرار۔ شامَس اوس یمن گنٛڈُن تہٕ یہِ نقلی سوداگر زادٕ گووزٲرۍ زنانہِ ہٕنٛدِ بن نوکرن نِشہِ تہٕ کوٚرُن تمن زارٕ پارٕ زِ مےٚ ؤنی تو اَمہِ گمو چالو کِنۍ چھےٚ ییٚژ روپیہِ نسینہِ مَژ۔ گوڈٕ ہمٕژ او تمو گوٚلے مگر ییٚلہِ تمو اشرفی ینٛ ہٕنٛدۍ ڈیر تہٕ خوبصورت چیزیم نوجوان سوداگرن یمن مَتھ کرنہٕ کِہ غرضہٕ بڑ وٕنھہ گن تژٲوۍ تم سپدۍ مٲیِل تہٕ وَنہِ ہَس سارے گتھہٕ۔ بییہِ وۄن ہَس یتہٕ زِ ممکن چھُ تہنٛز مٲلکنۍ ماورتاو ازشامَس بزارٕ ہُنٛد ژھل تہِ۔ اَمہِ پتہٕ دژاو یہِ نقلی سوداگر زادٕ۔ شامَس بٲگۍ ییٚلہِ سو آیہِ تہٕ سۆزن اَمہ

زنانہِ سلام۔ اَمہِ اوس پانس ستیٖ اَکھ گگرٕ تہٕ اوٗ تمت یُس تَمہِ پننہِ انگرَ کھ کہِ تَرِ کس تھس منٛز ژۆ ڑِاوس تھوومُت۔

اَمہِ پتہٕ گیہِ باأزی شروٗع۔ اَکھ سبٹھے جان گِنٛدٕن وول آسنہٕ کِنٛز لوگ نقلی سوداگرزادٕن زیٛنُن۔ یہِ وُچھِتھ دِیُت کمینہٕ زاأری زنانہِ بڑا رِاشارٕ۔ براأر گیہِ ژانکس کُن تہٕ امی ساعتہٕ ترٛ وو نقلی سوداگرزادٕن گگر یلہٕ۔ گگر دزا اوٗ لی تہٕ اُمس پتے گیہِ بڑاأرتہٕ تم لگی ساأری ہیے کُٹھس گراا ورتہٕ گرا یورکرنہٕ۔

نقلی سوداگرزادٕن وونُس رَژھ کھنٛڈ گوٚ ہِتھ "اأسی کیاژِ روزونہٕ پننی باأزی گِنٛدان؟ کُنہٕ رکاوٹہٕ ورأے زیٛنی تَمہِ باأزی پتہٕ دۆیم باأزی، پتہٕ ترٛیٚم تہٕ ژۆرِم تہٕ یوٗت تانی تَمہِ سہ سورُے واپَس زیٛوٗن یہِ کر سِندی احمق خانہٕ دارن ہوٚرمُت اوس بلکہِ تَمہِ ہُرِیمانہٕ یہِ بڈٕ عمارت، نوکرتہٕ پانہٕ یہِ کمینہٕ زنانہٕ تہٕ۔

اَمہِ بوٚ ریہِ سہل پاأٹھی زیٛوٗ تمُت خزانہٕ بڈٕبن صندوقن منٛز تہٕ تَمہِ پتہٕ ترٛ اوناأوِن ساأری قِدی یلہٕ۔ اأمی سُنٛد خانہٕ دار تہٕ آو باقین ستیٖ اُمس شُکر یہ کرنہٕ خاأطرٕ مگر پننہِ یہِ احسان کرن واجِتی آیس نہٕ پزِ زناونہٕ۔ وۆں گوو سوأس خاص پاأٹھی تسی ژرژان تہٕ پزژھنَس ژبنہٕ کھامیوٗن سردار۔ تَس تہِ کُس چارٕ اوس تہٕ کرمون پانئے تہٕ امی وِزِ پننہِ تم جیٛل خانکی زچہِ پکلوبدٕ لاأوِتھ آوسہٕ تم مُناسِب پلولاگ ِتھ یِم اأمی نقلی سوداگرزادٕن اُمس خاأطرٕ سۆزی ستیٖ اأسی تہٕ کوٚرُن اأمی سِنٛدِ نیرنگ انتظام۔ تمی سِنٛدی تم پراأنی جنٛدٕ پلوآے اأکِس لوکٹس صندوقس منٛز برنہٕ۔ مختلف صندوقن ہنٛزٕ سارے کُنٛزٕ آیہِ سردارس حوالہٕ کرنہٕ مگر یتھ ڈبس منٛز یِم جنٛدٕ پلو تھاونہٕ آے تمہِ کُنٛز زٹ نقلی سوداگرزادٕن پانس

اَتھِہ ۔ پزٕ بتھ کاٗنہہ تیاٗری سپزٕ تہٕ دزٕ اےیم تہٕ یہِ کمینہٕ زاٗرکہ زنانہٕ تہٕ تجھ ستی ۔

پَنہٕ نِس مُلکس نکھہٕ وأتتھ وۆن نقلی سوداگر زادَن پَنہٕ نِس سردارس "ؠ چھے پنہٕ اکہِ ذاتی کامہِ خاطرِ بیپاٗرکہ گژھُن مگر ژٕ ہےٚ زہنہٕ میۆن پرواے ۔ ژٕ گوہ سیۆ دُے شہرتہٕ یم چیز نہٕ پانس ستی تہٕ یم تھاوُ کھ احتیاطہٕ سان توت تانی پَنہٕ نِس گرس منز یوٚت تانی بٕہ والتےٚ ۔ بٕہ زانَن چون موٗل تہٕ مےٚ چھُ ژےٚ پیٹھ اعتبار۔ ہرگاہ بٕہ وُہن دوٚہن اندر اندر رووت سے تِیلہِ گےیم ساٗری چیز چاٗنی ۔"

سو گیہ بِیہٕ اکہِ گول پھیرِ تھ پنہٕ واجنہٕ وَتہِ کُنہ پُٹن گرِ (مالیٚن) ۔ تِمِ سُند سردار گو وہِ کمینہٕ زاٗرکہ زنانہٕ ، ساٗری نوکر تہٕ لوکٹہِ ڈبہٕ وراٗے ساٗری چیز ہتھ پُٹن گرِ ۔ گرِ وأتتھ وۆن اُمی پَنہٕ نِس ماٗلِس پنہٕ کامیاٗبیہِ متعلق تہٕ وۆننس زِ پنہٕ ژٕ کاٗنسہِ اَتھ نسبت کینہہ وَنکھ ۔ کیٚنژ دوٚہ پَتہٕ آیہِ سو واٗریو ۔ تِتھےٚ سو خاوندن وُچھ تہٕ تِمو وۆن ۔ "ژےٚ چھیایاد زِ ژےٚ کٕرِ پھرِ چھی مےٚ ماردِین تہٕ یِی ونان دِیُت اُمی یہِ باس زِاُمی ہیوٚت اَکھ بوٚڈ کھور کڈُن ۔

"ہاے ، ہاے ، یہِ کیاہ ۔" وۆنس ماٗلی ماجِہ "ژٕ راور کھا یُتھ گرِ واپس پنِک رُت موقہٕ اَمہِ ظاٗلم تہٕ وُسی پایہِ حرکژ کنی ۔"

تہٕ پَتہٕ وۆنُس وۆنی زنانہِ "مےٚ وُچھ وۆنی ۔ مےٚ اوس باسان زِ ژےٚ آسیتھ ضرورد لناٗیی پچھہٕ مگر کَتہٕ ۔ ژٕ چھکھ تِتھے احمق یُتھ ژٕ دوہےٚ اوسکھ ۔ یور گژھ وُچھ ۔ اَن ہُہ ڈبہٕ یوٗرکہ ۔ سُے ڈبہٕ یُس مےٚ پزٕ سفرس منز پانس نشہِ تھوو ۔ ان یہِ یوٗرکہ ۔ یم کھنڈ مُکری پلو چھ؟ چاٗنی کنہ بِیہٕ کاٗنسہِ ہنٛدی ۔ وُچھ یمن گُن تہٕ پاوژ بتس زِ تِتہِ کتھ کُنہٕ اُسی

ژٕ‌ے جیلہٕ وأ‌لی بُتھہِ یِوان۔ ژٕ‌ے کوتاہ مارأ‌سی تَم دِوان۔ تَم کٲ‌تاہ خراب تہٕ کم کھمن أ‌سی ژٕ‌ے دِوان تہٕ تَم کیاہ کیاہ رچھہٕ أ‌سی ژٕ‌ے کڈان۔ او۔ ژٕ‌ے تھٔر گرنئے۔ جان گوو گری نئے۔ بوز۔ ییٚہ چھُس سُہ امیر باپأ‌رِ سُنٛد نیٚچُو ییٚمِس ژٕ موکلأ وِتھ اوٗ نکھ۔ یوسہٕ ژٕ‌ے مأ‌لِس چِٹھی أ‌ستھ تیٚچھہٕ سوواأ ژٕ‌مےٚ۔ مےٚ یام چانہِ تباأ‌ہی ہُنٛد یٔزبہ وژ ایس تمے وِزِ تہٕ پٲرم جوان سوداگر سُنٛد رخت۔ تٔمِس زنانہِ تہٕ وٲنُم یِی ییٚمہِ ژٕ بے وقوف بنوونگھ۔ مےٚ گیٛنٛڈ أ‌مِس ستہٕ تہٕ زٕ‌یٔنم تہٕ سورے واپس یِیہِ ژٕ‌ے راورومُت اوسُتھ تہٕ أمہِ علاوٕ أ‌مِ سُنٛد مکانہٕ جایداد تہٕ۔ ہو کیاہ چھےٚ سوزنانہٕ۔ گژھ تہٕ پرٕ ژھُس اگر سو مےٚ پرٕزناوان آسہِ "آ۔آ" زأ‌رِ زنانہِ وٲن۔ سوداگر زادَن وٲن نہٕ کیٛنٛہہ۔ سُہ اوس رَس بِسرِ گوٚمُت۔ سوداگر ستٕرٕ زنانہِ وُچھ پَنٕنہِ نوشہِ کُن تہٕ کوٚرنَس دٕنھایہِ خأر۔ سوداگرس اوس پأنَس سخت شرارت تہٕ پَنٕنہِ رٕنس أ‌مِس بیقل نیٚچِوس نسبت اوس دِل تنگ تہٕ کیٛنٛہہ تہٕ وٲننس کوٚرنَس نہٕ۔ أ‌خرس پھیوٚر زنانہِ کُن تہٕ وٲننس "توٚریاوٲنی فِکرِ زِ چون نیٚچُو کوتاہ بیوقوف چھُ؟ ییٚم سأ‌ری موٗلِلی چیٖزٕ تہٕ لال جوأ‌ہر تھأ‌وِن أ‌مِ ستٕرٕ زنانہٕ پأنس رٕنشہِ۔ ییٚمہٕ شوٗبن أ‌مِ سے۔"

(راوی: مُکند بابیو، سوٚتھ، سرینگر)

☆☆

ترٛ کجارس وُ کجار

سبٹھاہ پَتھ کالہِ اوس اَکھ بادشاہ یُس پَننہٕ نِسے کارس، کلامَس تہٕ خیالَن ہُنٛز
تیٛؤت فخر اوس کران زِ تِہٕنٛدِس مُلکس منٛز اوس یِہ محاوٕرٕ بنیوٗمُت ''سأنِس بادشاہَس ہ
خودغرض، تِتھُے خودغرض یُتھ سون بادشاہ چھُ'' تہٕ لُکھ أسی یِہ ونان تہٕ ورتاوان۔

سیٛزٕرٕے گَتھا چھےٚ زِ أمِس بادشاہ سٕنٛدی دربأری۔ کھو وزیر أسی تُمی سُنٛد ہُنٛز
بوٗزی پَسرٕ آمتی بیٹھہٕ اوس تُمی سٕنٛدِ لہجہٕ تہٕ (لوٗگن ہٕنٛزٕ) چاپلوٗسی۔ کنٛز اَتھ زیادٕ
کھسان۔ ''وُنی تو۔ کُنہِ چھا بیٚیہٕ یُتھ ہیوٗ مُلکاہ۔ یٚیتھ زمین یوسہٕ ہیٚرٕ بَن ہارچھےٚ تہٕ
سَگ چھُس؟'' سُہ اوس پرٛژھان۔

وزیر تہٕ دربأری أسس جواب دِوان ''کُنہِ نہ حُضن! بادشاہ سلامت۔''

''کُنہِ چھا تِتھی انصاف کی تہٕ سوٚچتھ بُجتھ قونوٗن تہٕ تِتھی پاپر جاہ لوٗکھ؟''

''نہ حضرت، کُنی نہٕ!''

''کُنہِ چھا میوٗن ہیوٗ شاندار محل خانہٕ؟''

''بادشاہ سلامت، اَتھ چھُنہٕ کُنہِ جوڑے!''

"آ۔ بلکُل۔" پتہٕ اوس ریشس اَتھہٕ پھِروان تہٕ اوس نسۄٹھ شھہ کھالان۔ زنتہٕ پتہٕ بجر کہٕ احساسٕک سبٹھۍ گوٚب باراوُسس۔

ییم تہٕ بادشاہ ہشر گتھہٕ بوزان اُسی تِموٚمنز اُسی اکثر اٲی ہنٛدٕ اَمہٕ رٕوی یہٕ کنٛز پریشان گژھان۔ یہٕ اوس وۄنی بوزن کھران تہٕ پتہٕ اوُسس بَس ٹھکٕے ہیۆ حاصلا تھا تہٕ اٲی سُنٛد مُلک تہٕ عوام تہٕ اُسی نہٕ کینٛہہ اسماٲنی وۄڈان۔ اُخرس تہٕ کوٚر اٲی ہنٛدِ بوٚ کینٛوو وزیر دیہ ارادٕ زِ بیٚیہٕ ساعتہٕ ییلہٕ سہٕ یمَن تِتھی سوال لاگہٕ گرٕنی تم وَنَن تَس پۄزی پۄزی جواب۔ اَتھ موقعس پیوٚ نہٕ تِمَن زیادٕ کالس پزارُن۔

بادشاہَن وۄنُن "توہہٕ چھا باسان زِمےٚ کھوتہٕ چھُ کانٛہہ بوٚڈ بادشاہ، یابیا کھ کانٛہہ مُلکا ہیُس میانہٕ (ملکہٕ) کھوتہٕ زیادٕ طاقتور تہٕ تھدِ شانک چھُ؟"

"آ۔ بیٚیہٕ تہٕ چھِ" تِموٚ وۄنہس۔

یہٕ معموٗلہٕ ڈٲلتھ جواب بوٗزِتھ کھوٚت بادشاہس وارِیہہٕ شرارت تہٕ وۄنُتھ گُس اَکھ چھُ مےٚ زٕنوفورَن۔ بہٕ تُلَن فوج تہٕ گرٕ تَس ستی جنگ۔"

تِموٚ وۄنُس "بادشاہ صاب۔ توٚت مہٕ کھیٚنیو۔ سون چھی ژٕے درخاس زِ قدم تُلنہٕ برٛ وۄنہہ سۄنچِو گوڈٕ۔ تِتھنہٕ ہاٲرِو تہٕ تُہنٛد مُلکے تباہ سپِد۔"

مگر وۄن گوو بادشاہ اَمہٕ کھوتہٕ تہٕ نارونار۔ تِمہٕ دِیُت پتہٕ نِس پۄرٕ فوجس جمع سپدنک حکم تہٕ تِتھے تِم تیار سپدی تہٕ سہٕ دژٕ اویمَن برٛ وۄنہہ بیٚیہٕ سۄزِن پرٛ بتھ طرفہٕ نفر یُتھ زِ مُلکَن وَنَن زِوٕلو گرِ واسہٕ ستی جنگ۔

وارِیہس کالس رۄدسہٕ تمام مُلکن تہٕ سارِنے لۄگن ہس دِتھ حاٲران کران

تِکیٲزِ کِہنۍ اوسنہٕ جنگس پیٹھ آمادٕ تِکیٲزِ تم گٔیہ بناہَس پیٹھ گرہَن قتل عاما تِکیٲزِ بوڑ جنگ
گرٛ ہِہے لی تہٕ ماسوایہِ اوس اَتھ منٛز اَمِس خودغرض تہٕ کبری بادشاہَس تشفی یا مقصد۔
مگر چھیکرَس آو ییا کھے بادشاہاپَنُن فوج ہٹیتھ تہٕ دِتُن اَمِس خودغرض تہٕ کبری بادشاہس
شِکَس تہٕ کھینَس ساٲرے سلطنت، سوٗرے طاقت تہٕ ساٲرے شان۔

اَتھی ستۍ وۄتھُس وۄنۍ سوٗرے رِکبر۔ ساٲرے ہمت گٔیس ختم تہٕ بیٚیس
بدلاٲ وِتھ دڑ او مُلکہ تہٕ زِ نیچوی ہیتھ گٔیہ تانۍ مُلکس گژھنہٕ خاطرٕ سمندرَکُن تہٕ اَتہٕ وُچھن
اَکھ جہاز نیرنَس تیار۔ تمۍ وۄن جہاز رانس زِ یہ تہٕ میوٚن عیال تہٕ ٹُلتَن تہٕ واتناو تہٕ اَمہ
تہٕ تور یوٚت جہازَس گژھُن چھُ۔ جہاز رانَن موٗنس مگر یام تمِس خوبصورت ملکہ ہنٛز
ژھایی یاٚ ژِگٔیہ تہٕ تَس بدلییہِ نیت اِرادٕ کوٚرُن زِ سُہ گرِ معاہدٕ ک اَکھ چھاپُرٕ تہٕ ٹلہٕ
صِرف زنانے یوت "کرٛاہ ماٲرِ منٛز زنانہٕ بنہِ مے" تمۍ سوٗنچ "تہٕ ہرگاہ یہ ہنٛز
یژھَن تیٚلہِ کرٛاہ زیادٕ روپیہِ میلَن مے" تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ نیرنک وَقت ووت مُلکہ گژھ
گوڈنیتھ جہازَس تہٕ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ تَس پتہٕ پتہٕ بادشاہ تہٕ تہنٛد بۄ دۄ یَو نیچو بۄ کھسُن ہیوٚت
تہٕ اَتھی منٛز رٲژ تم کینٛژ وطاقتور مُشٹنڈٕ ویم ژکہِ جہاز رانَن روپیہِ دِتھ پھساٲوِ مَتۍ اٲسۍ
تہٕ چیر تھیسھ گرِتھ رٲژِتھ جہازَس کھسنہٕ نِشہِ پتھ یوٚت تانۍ زَن جہازٕ پوٗرٕ سمندرس منٛز
وۄت۔ ملکہ ییٚلہِ پَنُن خانہٕ دار تہٕ نیچوی زٕ اَتی پتھ وُچھ تمہِ ژھچہٕ وَدَن باکہٕ۔ تمہ دِلۍ
بُتھہِ بُتھہِ پلو ژٔٹن تہٕ انتہاٲیی دۄکھس منٛز دِتُن پان جہازَکس فرشَس پیٹھ داٲرِتھ تہٕ
اَخرَس گوس غَش۔ یہِ اوس اَکھ زیوٗٹھ غَش تہٕ یُدوَے جہاز رانَن اَمِس ہوشہٕ اَنہٕ
خاطرٕ وارِیہہ طریقہٕ تہٕ ورتاوے مگر اَکہِ گاٹہِ کھوتہٕ زیادٕ وقتس روٗز سو تتھہٕ پاٲٹھۍ زِنہٕ

موردٕ اُس۔ پتہٕ لاگن ہیوٚتُن واپَس پھیرُن۔ جہاز ران رۆدُس خاص خیال تھأوِتھ اَمِ سٕنٛدِ خأطرٕ کوٚرُن رٕتہٕ بِسترُک انتظام، سارِوٕے کھوتہٕ اصٕل کھێن اوٚنُس تہٕ سیٚبٹھٕے نرمی سان کوٚرُنَس کلامہٕ مگر اَتھ دٕژ اونہٕ کانٛہہ مقصدا تِکیازِ ملکہ نہٕ وُچھ تَس کُن تہٕ نہ کُرنَس کتھ۔ یہٕ رۆد کینژَن دوہَن تِتھے پأٹھۍ چلان یوٚت تانی جہاز رانَس ہمیشہ باپتھ اَمِ سٕنٛدِ طرفہٕ لوٚلُکی تسلی گٔے تہٕ اَمہِ کٔرِ کوٚرُن یہٕ کنٛتُک اراد۔

اَتھ جہازَس منٛز اوس اکھ بارسۍ سوداگر یێمی ملکہ ہُنٛد پزٕ پیٛٹھی حُسن وُچھتھ تہٕ جہاز ران سٕنٛدِ طرفہٕ کھاندر تجویزَس دوہے اَمِ سٕنٛد انکار بوٗزِتھ سوٗچ زِ یہٕ ماہمن یہٕ مٔلی تہٕ زنہٕ اَمِ سٕنٛد دِل۔ اَمہِ کٔرُ اَمِ جہاز رانَس اَمِس زنانہِ عوض اکھ بٔڑ رقمہ پیشکش تہٕ سو آیہِ اَمِس سپرد کرنہٕ۔ سوداگرن کٔر سیٚبٹھٕے اشتیاق سان تہٕ اَمِس وُچھان واشان یہِ خوش تھاونٕچ تہٕ اَمِس منٛز پنٕنی مائے گٔنزراونٕچ کوٚشش تہٕ وارٕ وارٕ سپد سُہ یتھ حدَس تانی کامیاب زِ ییٚلہِ تَمۍ اَمِس وۄن زِمے ہیٚرِ کھٕ ژٕ اَکس بارٕ رقمَس مٔلی تہٕ اَمہِ کٔرِ پزی ژٕنے مے ستی کھاندر کرُن مانُن تَمہِ وۄنُس تورٕ دیُد وے زن ژٕنے تہٕ جہاز رانَس درمیان یہِ سوداغأر توٗنوٗنی چھُ تِکیازِ جہاز رانَس اوس نہٕ مے کٔنُس کٕہنی تہٕ حق تِکیازِ یہٕ ما اٚسَس تسنٛز تہٕ کٔرِتھ تہٕ چھُکھ ژٕ مے پسند تہٕ کٔر ژٕنے ستی کھاندر ہرگاہ ژٕ دوٚن ؤری ین پزارُن مانگھ تہٕ ہرگانہٕ اَتھ وقتَس دوران مے پٕنُن خانہٕ دار یا شُری واپَس مٔلی۔" سوداگرن موٚنُس تہٕ رۆد خوٚشی سان وومید رٕ ٔ چھتھ یہِ وقت پوٗرٕ سپدنَس پزاران۔

ہُپأرِ کٔر ییٚلہِ جہازٕ نظرٕ وُدوٗرٕ گٔیاو تہٕ ہُمو کٔر ایہِ ہندبو نفرو ترٕ اوے بادشاہ تہٕ

تٕہندی نیٚچوی ییلہِ۔ وۄنی ہرگاہ بادشاہَس انتقام ہیٚنٛز یٔژھ تہٕ آسہِ ہے مگر اَتھ اوسُنہٕ کانٛہہ
فأیدالہذا اپھیوٗ رٕسہ اَتہِ پۄٚت تہٕ دژاواَتہِ سبٹھاہ تیزتہٕ سبٹھاہ دوٗر پننی نیٚچوی ہتی ہیوٚر
تِمس لَرِ دَوان دوان وَدان تہٕ رِوان آسی۔ تِتھہٕ کنٕ ووت سُہ اَکِس آرس نِش یُس
زیادٕ سۄن اوسنہٕ مگر آب اوسُس ہکہٕ پکان۔ بادشاہ اوس آرس اپور یژھان ترٛاوُن
اتھ اوس نہٕ کانٛہہ کٔدلا تہٕ نہٕ اَس اَتہِ کانٛہہ ناو تہٕ اوے کنٕ پوٚتس اَمہِ منٛزی آر
واریہہ جبہٕ جبہٕ کھور تُلتھ تۄ رٕسہ اَکھ نیٚچو ہیتھ وارٕ پأٹھی اپور تہٕ وۄنی اوس دوٛیم
تارنہٕ خأطرٕ واپس تران تہٕ اَتھی منٛز اۄن تَس آبہٕ مَلرَن ٹاس تہٕ سُہ آو آبس تل ہیٚنہٕ
پھۄٹ۔

ییٚلہِ یِمَن لڑکن یہِ فِکرِ تۄ رِ زِ یہُنٛد مول گو واَز جان تہٕ یِمَو کٔری وَدی وَدی چھ
چھورٕ۔ تِہنٛز پانہٕ وأنی جُدأیی تہٕ اَس بیٚیہٕ ہن دوکھُک وَجہ۔ یِمَو منٛزٕ اوس اَکھ آر
اکِہ اَنٛدٕ تہٕ دوٛیم بیٚیہِ اَنٛدٕ تہٕ اَکھ اَکِس نِشہِ واتنُک اوسُکھ نہٕ کانٛہہ ذریعہ۔ تِمَو دِژ اَکھ
اَکِس کربکہٕ تہٕ دوکھہٕ ہُتی روٗدی گراہورتہٕ گرایور کران یۄت تانی تِم ژھینٛتھ تہٕ لۄسِتھ
نِنٛد رِہیٚتِن پیٚنہٕ زِ اَتھی منٛز ووت اَکھ گاڈٕ ہأنٛز پننہِ ناوِ منٛز اۄتتھ۔ یِمَن لڑکن ہنٛز
زبردست تکلیفہٕ چ حالتھ وُچھِتھ تُلی تٔمی یِم دۄنوَے ناوِ منٛز تہٕ پرٕ ژھنگھ تۄ ہی کم تہٕ کہٕنٛدی چھ
تِمَو وۄنہس تہٕ سأری یہِ یِمَن ہتی سپُد مُت اوس۔

ییٚلہِ تٔمی تِہنٛز یہِ دٔلیل بوٗز تہٕ وۄننُکھ "تۄہہِ چھونہٕ مول یا موج تہٕ نے چھُہ
کانٛہہ شُر۔ تُنی پأٹھی سُوزِ تۄ ہی خدایَن مے نِش۔ تۄ ہی بَنِو امیأنی شُری، گاڈٕ ہیچھورتنہٕ
روٗزِو میأنِس گرس منٛز؟" ظأہر چھُ زِ بچأری گے کانٛہہ دوست تہٕ چھپَن جاے میلنہٕ کنہ

سبٹھاہ خوش۔ "ڈولو۔ بہ رٔچھو پالو توہی" ناوِ منٛز وأنِتھ أکِس نکھہٕ تلہٕ بٔکِس گرِس ٹٔن پکان پکان وۄنُھ أمی گاڑِہ ہاٹٔن سبٹھاہ مہربان پأٹھی۔ لٔڈکہٕ روٗدِس خوشی سان پٔتہٕ پٔتہٕ پکان تہٕ ژاے گاڑِہ ہاٹنز ہٕنٛدِس گرِس منٛز۔ یٔلہٕ تٔموأمی ہنٛز گرٕ واجنی وُچھ تٔم گےٚ زیادے پہن خوش تِکیازِ سوسپٕز تٔمن سبٹھاہ مہربان تہٕ تٔم زأنِن برابر پننی شُری ہیو۔

یِم زِلڑکہٕ روٗد وۄنی نُوس گرٕ سٕن منٛز شاندار پأٹھی پلان۔ یِم گےٚ سکوٗل تہٕ سبٹھۍ کم وقتس منٛز ہیوٚ چھکھ تہٕ سورُے یہٕ ماسٹر یٔمن ہیچھناوِتھ ہیوٚک۔ أمہٕ پتہٕ لوگ تٔمو پنہٕ نِس موکتہٕ ماألِس مدد کرٕن تہٕ سبٹھاہ کم کالی بنے ساروٕے کھوتہٕ زیادٕ سرگرم تہٕ تجربہٕ کار گاڑِ رٔٹن وألی۔

ہتہٕ پأٹھی أسی یِم دہ ہادہ ہا گذاران زِ أکھی منٛز کٔھرو أکھ بٔڈ بٔڈے گاڑا آرِ ڈٕنٛدِس پیٹھ تہٕ پتہٕ تیٖج نہٕ واپس آبس منٛز وٕسی تھے۔ گامُک پرٕبتھ کانٛہہ نفر گووأمس بجہٕ گاڑِ وُچھنہٕ تہٕ الہٕ پلہٕ ژٕٹس پرٕبتھ أکی چھلا چھلا تہٕ یٔین گرٕ۔ کینٛہہ ونزدیکی گامو پیٹھہٕ تہٕ گےٚ کینٛہہ لوٗکھ أمس وُچھنہٕ خأطرٕ تہٕ یٔمو منٛز اوس أکھ کرٕال تہٕ تٔمی ہنٛز زنانہٕ اوس أمس بجہٕ گاڑِ متعلق بوٗزمت تہٕ توٗے اوٚسن أمس زور کوٗرمت زِ ژٕ تہٕ گوٚھ تہٕ اَن أمی ہنٛدِ منٛز کینٛہہ ھا۔ لہٰذا گو وسہٕ تہٕ یُدوٚے زٕن ژٕ یرِتہٕ اوس گوٗمت۔ اوٗت وأتِتھ وُچھنہٕ أمی اَتہٕ کینٛہہ تِکیازِ ساری أسی اوٗت ہتھ تہٕ وُچھِتھ واپس درٕاٚمتی۔ کرٕالن أس پانس ستی أکھ مٔکرٕ تہٕ تٔمۍ تِکیازِ تٔمی اوس سوچمت زِ أمس ما آسہٕ کرٕ ژٕتیوٗت موٗٹ زِ یہٕ ژٕٹنہٕ موکھہٕ پییہٕ امیک ضرورت۔ ہتھٔے تٔمی گوڈنیکٔے دٔب ترٕو وو گاڑِ منٛز آیہٕ أکھ آواز زنتہٕ کانٛسہٕ دٔگ أس۔ کرٕال گو وسبٹھاہ حأران۔ تٔمی سوٗنٛچ زِ "شاید ماچھ گاڑِ جن پرٕبکس۔ یہٕ گرٕ

بیٚیہٕ کوٗشش" امہِ پَتہٕ وول اُمی بیٚا کھ دَب۔ بیٚیہٕ آیہِ گاڈِ منٛزٕ آواز یوسہٕ ونان اُس" یہٕ
چھس ئہٕ! یہِ چھس ئہٕ" یہِ بوٗزِتھ سوٗنچ کرٛ اَلَن "مگر یہِ چھنہٕ جن باسان بلکہ چھے یہٕ
عام انسانہٕ سٕنٛز آواز۔ ئہٕ ژٕٹہٕ وارٕ وارٕ گاڈِ ماز۔ ئلی کمن تہِ اَمہِ منٛزٕ کانٛہہ غریب دوکھڑ
انسان لوٚب۔" تِمو لوگ وۄنی احتیاطہٕ سان ماز ژَٹُن تہٕ اُتھی منٛز دڑا وانسانہٕ سُند کھرٕ
پَتہٕ درلیہِ زنگہٕ نَنہِ تہٕ پَتہٕ جسم تہٕ پَتہٕ کَلہٕ سائِلم سَرِ ثوبوٗت۔ "شکر۔ شُکر خدایس گُن" تِمو
دِژ زورٕ کرِتھ "یہِ چھُ وُنہِ زِنٛدَ ے" اُمی نوٚیہِ نفر سبٛطاہ وُژھہِ سان گرٕ تہٕ اور داُتھ
کوٚرُن اُمِس ٹھیک کرنہٕ خاطرٕ تہِ سورُے یہِ اُمِس طاقت پیٚیِل۔ ؤلی ؤلی زوٗلُن یہٕ
الاو تہٕ چاے تہٕ شوربہٕ دِیُتُنَس۔ کرال تہٕ کرٛاُج گیہِ سبٛطاہ خوش ییٚلہِ تِمو دُچھ زِ یہٕ
پھیوٗ رواپَس دُنیاہَس گُن۔

کینٛژَن ریٚتَن روٗ دیہِ ازاُنی نفر یمنے رِتین لوٗگن نِشہِ تہٕ ہیوٚ چھُن بانہٕ، تارٕ
باقے چیز۔ کتھہٕ پاُٹھی چھِ بناوان تہٕ روٗ دیٚمَن سبٛطاہ مدد کران۔ اُتھی منٛز سَپُد یہِ زِ اَمہِ
مُلکُک بادشاہ گوٚو مُرِتھ (تہِ کیٛازِ بادشاہ تہِ چھِ باقین انسانَن ہنٛدی پاُٹھی مران)۔ یہٕ
اَتھ مُلکَس منٛز اوس لوٗگن اندر یہِ رسم زِ تِم اُسی تِمو ہے پٔتِن بادشاہ بناوان یُس
گُذریمتِس بادشاہ سُند ہوٚس تہٕ شاہیاُز ژارِ ہے۔ لہذا آو بادشاہ سٕنٛدِس مرنس پتہٕ
ہوٚس پوٗرٕ مُلکس منٛز پکناونہٕ تہٕ شاہیاُز تہِ روٗ دِ نٔوِس بادشاہس ژھانڈنہٕ خاطرٕ یپاُرکہ
ہُپاُرکہ تہٕ پرٛتھ طرفس گُن وُڈان۔ اَتہِ اوس اَمہِ بڑ وٗنہہ تہِ یلی سپدان آمُت زِ یُس
بڑ وٗنہہ گنہِ تہِ ہوٚس نمہِ ہے تہٕ یسٕنٛدِس اَتھس پیٹھ شاہیاُز وَسہِ ہے سُہ اوس خدائی طور
ژارنہٕ آمُت مانہٕ یِوان۔ لہذا گوٚو ہوٚس تہِ شاہیاُز پرٛتھ جایہِ تہٕ تِہنٛدِس اُتھ

پھیرنس دوران وأتی یم کزالس تہٕ کراجہِ ہنٛدِ گر۔ کٔنہ یمو أمس بچأرِس ازأنس یُس زَن گاڑِہنٛدِ شکمہٕ منٛز دژ امُت اوس مہربان سپدِ تہ چھپٕن جاے اُس دِژہمو۔

یہ سپُد اتفاق زِ تتھے یم اَپأرِ دژا اے یہ ازأنی اوس درواز س پیٹھ ووڈنی ۔ تہٕ وُچھو۔ تتھے یہ ہُسی تہٕ شاہپأزن وُچھ تہٕ تتھے نمیٚاوا کھ أمس بڑ وٕنہ گنہِ تہٕ بیٚاکھ بیوٚٹھس اَتھس پیٹھ۔

''یو ہے چھُ بادشاہ! یو ہے گوو بادشاہ'' یم لوٚکھ ہُسی تس ۔تی اُسی تمو دِژ أمس ازأنس نمان نمان کربکہٕ تہٕ کوٚرہس زار پارٕ زِ ژٕ پکھ اَسہِ بڑ وٕنہ بڑ وٕنہ محل خانس کُن۔

وزیروٚیلہِ یہ خبر بوٗزتم سپدی خوش تہٕ سبٕھے احترامہٕ دارے نوٚس بادشاہَس بُتھِہِ ۔ تتھے بادشاہس تختس بیہناونکی سأری رسم تہٕ ریٖژ مکمل آے کرنہٕ تہٕ بادشاہَن لأج پننی کأم سنبھالنی۔ گوڈنچی کأم یوسہٕ تمی کٔر سوأس یہ زِ تمی انوو کزال تہٕ تمی ہنٛز زنانہٕ تہٕ تمن دِتُن کینٛہہ رقم تہٕ زمین۔ تتھے کٔر تہٕ باقی طریقو مثالے انصافس پیٹھ منی فأصلہٕ، مناسب قونوٗن تہٕ یم لوٚکھ رٕتی تہٕ داناأسی تمن ستی مشورٕ کرنی وغأرٕ۔ کٔر گووپز بتھ شخصہٕ ہنٛدِس ذہنَس منٛز تمِس متعلق نیک ظون تہٕ پزاأوکھ سبٕھے خوشحأٔلی۔ وؤں گوو کینژِ ریٚتی گووسہٕ صحتہٕ کٔنہ کمزور تہٕ لوٚگن متعلق تمی سُند زیادٕ وُچھن داشن گووتس بار تہٕ اوٚ کٔنہ ووٗنس دربأری حکیمَن زِ ژٕ آس نبر گُن ورزش کرِتھ آرام ہیٚو پانس دِوان۔ گنہِ وِزِ اوس ووٗنی بادشاہ گری سوأری کران، گنہِ وِزِ تیر اندأزی تہٕ گنہِ وِزِ اوس گاڑ شکارس گژھان۔ وؤں گوو تمِس گیہ زیادٕ پہن گل گاڑ شکارس کُن۔ یہ زأنتھ آوا کہِ دوہہ

أِمس نِشہِ اکھ گاڑہانٛز تہٕ وۄنُس ''بادشاہ سلامت۔ توٚہی کٔری تو مہربٲنی یہ گاڈ کٔرِو قبوٗل یوسہٕ مےٚ ازاتھ لۆج۔'' بادشاہ سپُد یِیرٕ بڈ گاڈو وُچھتھ خوش تہٕ پرٛژھنس زِ ژےٚ کتھ پٲٹھۍ رٔٹ تھٕن یہ گاڈ۔ گاڑہانٛزِن سمجھووُن بتھ کینٛہہ بادشاہ تہٕ اٚمی سُند یہ عِلم، دلچسپی تہٕ أمس نِش یِن وغارٕ وُچھتھ گوو یہ بادشاہَس بڈ پسند تہٕ حُکم دِیُتنس زِ رۄزی زِ تیار۔ یتھ اَسی کُنہِ تہٕ وِزِ یکہٕ وٹہٕ گاڑ شِکارس گژھو۔ یتھ زن سُہ (بادشاہ) اَتھ متعلق پرٛ بتھ کینٛہہ ہیٚچھِ تہٕ یتھ لایق بَنہِ زِ سُہ ہیکہِ رٔتہٕ بڈ گاڈ رٔٹتھ یِتہٕ زن تَس وٗنی پیش اُس کرنہٕ آمُت۔

''بادشاہ سلامت۔ توٚہی چھو سبٕٹھاہ رِتی تہٕ سخی تہٕ یہ کینٛہہ توٚہی حُکم چھو کران تہٕ چھِ سارِی لۆکھ صحیح، مناسب تہٕ منصفانہٕ مانان۔ مگر اَکِس رژھہِ بۄزِتو مےٚ غلامہٕ سُند یہ عرض۔ مےٚ چھِ گرس منز زٕ نیٚچوی یِم میانہِ کھوتہٕ زیادٕ طاقتور تہٕ چالاک چھِ۔ ہرگاہ تُہنٛد حکم آسہِ تہٕ بہٕ کرٕ یہ کام زِتِم آسَن ہر ہمیشہِ تُہنٛدِس خدمتس خاطرٕ تیار بہٕ تیار آسان۔''

بادشاہَن مونُس تہٕ یَیلہِ تہٕ سُہ گاڑ شکارس اوس گژھان سُہ اوس تِمن ہمیشہٕ پانس سٕتی نوان۔ تہٕ نتیجہٕ کٔنی گٔیہ یِمَن لڑکن تہٕ بادشاہ صٲبس درمیان اَکھ قربت ہِش پٲدٕ۔ بادشاہ صٲبس تہٕ گٔنیہ یِمن زرٕے گل تِم اَسی تیٚتی تیز، دانا، خوبصورت تہٕ رِژٕ زِ چھیکرس کوٚر تِمی فٲصلہٕ زِ تِم گژھن یِتہٕ پٲٹھۍ تِمس نِش آسنی یِدوٕے سُہ کینٛہہ تہٕ آسہ کران۔

اَتھی موقعس پیٹھ پیوٚ اَتھ مُلکس منز سُہ سوداگر تجارت کرنہٕ خاطرٕ وٲتتھ تِم

تِمس غریب بادشاہ سٕنز آشنٕی مٕلی اُس ہێوٕہ موٗیس متعلق یہِ خیال اوس زِ سُہ پھوٗٹ آبس۔ سُتہِ گوو بادشاہس ستیٚ ملاقات حأصِل کرنس منٛز کامیاب تہٕ تٔمۍ ووٗن پنٕن سورُے سامانہٕ تہٕ قیمتی لال بادشاہس برٛونہہ کُنہِ۔ بادشاہ گوو یہِ عجیب خزانہٕ وُچھتھ حأران تہٕ پرٛژِھنس یِمن چیزن تہٕ تِمن مُلکن مُتعلق ییٚتہِ اُکۍ یِم چیز مٕلی اُسۍ انٕی مٕتۍ وار یہہ سوال۔ سوداگرن ووٗن اُمس پرٛبتھ کینٛہہ تہٕ موٗنگنس اُتھ مُلکس منٛز تجارت کرنُک اجازت تہٕ بییہِ موٗنگنس پنٕن تحفظ۔ بادشاہن کوٚر ژٕلی ژٕلی سوداگر سٕندِ درخاس منظوٗر تہٕ حُکم دِتُن زِ کینٛژن سپاہن گژھہِ فورن اُمس ستیٚ روزنہٕ خاطرٕ وَننہٕ یِن تہٕ تِتھہٕ پأٹھی گژھہِ یہِ نظام چلُن زِ تِمو منٛز گژھہِ اکھ ہر وقتہٕ سوداگر سٕندِس صحنس منٛز پہرٕ دِس پیٹھ روزُن۔ تِمۍ سوٗزۍ اکھٕتۍ گاڑ بأنٛز سٕندۍ زِ نیٚچوِ تہٕ سوداگر سٕندۍ بے حاطس منٛز شونگنہٕ خأطرٕ۔

اکہِ رأژ آیہِ تہٕ یِمن دوٗن بارنٛبن کمہِ تانی وجہ کِنۍ نٕندرٕ رے تہٕ لوٕکٕ ہوٕی ووٗن زٕھِس بأیس زِ ژٕ وَن مے دٔلیل۔ یُتھ زَن یُتھ موقعس زندگی ہش باسہِ تہٕ زَن چھُ تِلہِ ژانگہِ کِس پرزلوٗنس گاشس منٛز فقط لرٕ ترٛاوِتھ روزُن یوٗ بے مصیبتا ہیوٗ باسان۔ زِھی بأے ووٗنس ''اِدِ سایہ وَنے ژٕ ے پننِ تجربہٕ'' تہٕ لوگُن وَنُن:

''اکہِ وقتہٕ اوس اکھ بارستہٕ، دولتمند تہٕ عأدل بادشاہ مگر تِمس اوس سخت فخر۔ امی فخرٕ کِنۍ ووت سُہ بجورانتہأیی تباہیہِ تہٕ مصیبتس۔ اکہِ دوہہ دراو سُہ پنٕن فوج ہیتھ تہٕ باقے بادشاہن دِتُن ہس زِ اگر چھُو طاقت تہٕ گرِومے ستیٚ جنگ۔ اکھ بوٚڈ تہٕ طاقتور بادشاہا آو اورٕ تہٕ ہارنووٗن یہِ۔ ہورمُت بادشاہ ژٕول یہِ وومید ہیتھ ہنٛز زنانہٕ تہٕ

نیچوی ژ ہیتھ سمندرس کُن ژِ اَتہٕ میلہِ کاںٛہہ جہاز۔ یَتھ مژٕ سُہ تہٕ تٔسُند عیال کھٔسِہ تہٕ اَتہٕ دٔار
گُنہِ بدل مُلکس واتَن تہٕ تٔتی مُشراون پننٕ تکلیف۔ کینٛہہ میل پکنہٕ پتہٕ وٲتی تم سمندر
بٹھِس پیٹھ تہٕ لوٚ بُکھ اَکھ جہازیُس نیرنس تیاراوس۔ مگر اَمیُک جہازران دژاو کمینہٕ۔
تٔمی کھٲج خوبصورت ملکہ جہازس تہٕ ییلہِ بادشاہ تہٕ تٔمی ہِنْدی نیچوی جہازس ہیوٚت
کھٔسُن تمہٕ ڈٕ کینژ ونفرو یِم ژکہِ جہاز راںٛن پھسٲوی ٕمتی اَسی توٚت تانی جہازس کھسنہٕ
نِشہِ پَتھ یوٚت تانی یہِ جہاز نظروتہٕ ڈٔول۔ واے یہِ کیٚتھ کرٕ ٹھ وقتا اوس اَمہِ ساعتہٕ
بچاٲرس بادشاہَس خاطرٕ۔ سُہ گٔس دوکھہٕ ہوٚت دِل ہیتھ دژاو اَتہٕ پننٕ نیچوی ٕستی ہیتھ۔
سُہ پوٚک وارِیہہ میل تہٕ یہِ اوُسس نہٕ پتہٕ زِ گرٕ ھان کوٚت پھۄ یوٚت تانی سُہ اَکِس
تیز پکونِس آرس نِشہِ ووت۔ اَتہِ اوس نہٕ اَتھ کاںٛہہ کٔدل تہٕ نہٕ اَس کاںٛہہ ناو تمہِ کٔز
پیوٚتَس امہِ مٔژی تٔرُن۔ تٔمی ٹُل اَکھ نیچوٚ تہٕ ووت ٹھیک پأٹھی اپور تہٕ پتہٕ پھیوٚ ردٕیم تارنہٕ
خأطرٕ واپَس تٔمس ڈٔول گُنہِ پیٹھہٕ کھورتہٕ سُہ ہیوٚ کنہٕ استادٕ رِتھ تہٕ نیوٚ تیز آبَن ڈٔیتھ تہٕ
تَنہٕ پیٹھہٕ ننیاونہٕ تٔسُند کٔہنٕ تہِ ژہبکگھ یِمَن دۄن لٔڑکن ہنٕزِ حالژ ہُنْد اندازٕ کٔرِتھ۔ یہِ اَس
راتھ تہٕ یِمَن نہٕ اوس کھیمن تہٕ نہٕ وُرُن وتھرُن نہٕ اوسکھ پناہ گرٕ ھُن کوٚت پھۄ تہ نہ یہِ زِ
اَسی کتھہٕ کٔنی واتو اَکھا اَکِس نِش۔ خأر پتہٕ آو اکپأرکی اَکھ گاڈٕ ہأنٕز ناو ہیتھ تہٕ یِم ژلٔرکہٕ
ییٚلہِ تٔمی ووان وُچھ تہٕ تٔمی کھأنٕ تم پننہِ ناوِ تہٕ پتہٕ نِین پَنُن گرٕ۔ تم گأس وارِیہہ ٹأٹھی تہٕ تی
تٔسنٕزِ زنانہِ تہِ۔ تتھہٕ کٔنی بنے تم یِمَن ہِنْدی زنتہٕ مول تہٕ موج۔ یہِ سپد اَزبڈٕ وٲنہہ اَکھٕ
ڈٔری تہٕ یِمَن لٔرکن پھِ سأری ووٚنی گاڈہأنٕزٕ ہِنْدی شُری مانان۔ میأنہِ بایہِ۔ اَسی پھ تم
زِ لٔرکہٕ! تہٕ یِہَے پھےٚ میأنٕی دٔلیل۔"

ذٔلیل اُس سبٹھاہ دلچسپ تہٕ اَمیک انجام تہٕ اوس حیرت ناک۔یتھ زِلوٗٹ ہیٛوٕ بوے اوس وۄنی پۄر ہُشار۔اَمہِ کہِ ونتکہِ لَد ازٕ کنٕہ تہٕ اوس بےسُند توجہ پۄر پأٹھی پانس کُن پھِرمُت۔سوداگرن تیمِس زنانہٕ ستی کھاندر اوس گرُن سو تہٕ اُس اَمہِ وِزِ ہُشار ے تہٕ تَمی سُند کمرٕ تہٕ اوس اُتھی وانس سبٹھاہ تَنہٕ مواد ستی گنٛڈنہٕ آمُت تہٕ تَمہِ پۄزٕ یہِ سأٔلم اپارِ گنہٕ۔تَمہِ سوٗچ پانسے ستی "ضرور گوٗھن یم زِلرٕ کہٕ میأنی نچوی آسنٕ"

وۄنی اُس سو یَمن نشہٕ آمُت تہٕ اُسکھ مختلف سوال پرٛژھان۔یمن دۄن ڈٔریَن یا اَمہِ ہریمانہٕ وقتس منز اُس یَمن دۄن بارنین وارٕیہ فرق آمُت مگر اَتہٕ آسہٕ تژھہِ کینٛہہ نشأنیہِ یمہٕ نہٕ ماجہِ ہنٛدِ یادٕ وۄتہِ منزٕ ہٕتسں ڈٔریَس تہٕ مِٹاونہٕ یہٕن۔یَمو تہٕ ییٚہِ تَمو جواب کنٕہ یمہٕ تَمہِ یمن نشہٕ رٔژ سپُد تَس یقین زِ تَمہِ لَبی دُبارٕ پننٕ شُری۔یام تَمہِ یم نالہٕ مَتہٕ رٔٹ تہٕ تمس وَژھہٕ اوٗش دَدرایہ تہٕ وۄننکھ زِ بۄ چھس سو ملکہ، یعنی تہُنز موج یَس متعلق توٚہہ وۄنی کتھہٕ اُسو کران۔

تَمہِ وۄن تَمن تہٕ سأٔلمیہ تَس تَنہٕ پتھ پیش اوس آمُت ینہٕ سو یَمن نشہٕ ژھینہٕ اُس گمٕژ۔کتھہٕ کنٕ اُس سو جہاز راتن یہٕ زأنتھ امیر سوداگرس کنٕ مژ زِنٕہ سپُد ہےٚ نہٕ زنہے تہٕ یتھ منز کامیاب زِنٕہ کیاہ ہیکہِ ہےٚ اُمس ستی کھاندر کرِتھ۔یہ سوداگر تہٕ کتھہٕ پأٹھی اوس اُمس پتھ مہربان سپُد مُت تہٕ پزٕ کنٕ اوس اُمس محبت کران تہٕ ییٚہِ یہ زِ یہِ اوس پزٕ کنٕ چالاک تہٕ دولتمند آسنس ستی ستی اکھ رٕت شخص۔ییٚہِ وۄننکھ زِ سو کتھہٕ پأٹھی اُس سو چھان زِ سو ہیکہِ نہٕ زانتھ وۄنی پننہٕ نس خانہٕ دارس یعنے تہٕندِس مأٔلس سمکھتھ تہٕ اوسُن اُمس سوداگرس ستی زِ ڈٔری اداسپد نہٕ پتہٕ کھاندر کرنک وعدٕ کوٚرمُت

تہٕ یتھ ووٗنی محض ترٛے دوہ باقٕے چھِہ۔ تمہِ ووٗنکھ پتہٕ زِ تَس چھُنہٕ یہٕ سوداگر تیوٗت تہٕ پسند زِ اُمِس ستۍ کیاہ کرِ کھاندرتہٕ اَو یُنۍ چھےٚ سو یرٛشھان زِ سو بناوِ کانٛہہ تیٚتھ نقلی منصوبہ یُتھ اُمِس نشہِ چھُھ ہیکہِ وٗتھتھ۔ "تہٕ منصوٗبہٕ چھُ" تمہِ ووٗنکھ "زِ یُہ دِمہٕ سوداگرس یہٕ باس زِ توہہِ ہیٚرٕ ومےٚ ستۍ گستاخی کٔرٕنی۔ یُہ ہاو زِ مےٚ چھُ سخت شرارت تہٕ تُمس دِمہٕ نہٕ توٗت تانی سوکھہٕ بیٚہنہٕ یوٚت تانی نہٕ سُہ بادشاہَس نشہِ گژھہِ تہٕ تُمس وَنہِ زِ یمَن دِس زا۔ بادشاہَس تہٕ کھسہِ شرارت تہٕ سوزِ بو توہہِ نادتہٕ کرِ بو معاملس متعلق پرٛژھہٕ گاٚر۔ جوابس منٛز وٗنی زِ بو توٚہۍ زِیہِ چھُ محض اَکھ مُغالطہٕ تہٕ سو چھےٚ اَسہِ بلکُل پنٛنۍ موج ہِش باسان تہٕ اَمہِ کِس شبٕتَس منٛز کری زبو توٚہۍ بادشاہَس زار پار زِ تُمس سوٗ زِ دتوٚہۍ نادتہٕ اناوٕن یُٛرکی۔ یُہ گرِ اوروٗ اتتھ تہٕ ہنٛدِس دَنس تصدیق پتہٕ کرِ یُہ اعلان زِ توٚہۍ چھوٚ مےٚ پنٛنۍ نیچٕو تہٕ بادشاہَس کرِ درخاس زِ مےٚ دِیوٗ اُمِس سوداگرس نشہِ رہاسپد نک اجازت یتھ یُہ زندگیہِ ہنٛد بن باقٕے دوہَن توہہِ ستۍ روٗزِتھ گُن تہٕ گژھہِ۔

نیچوٗ بو کوٗرہَس اَتھ اقرار تہٕ دوٚیمہِ شبہٕ ییٚلہِ سوداگر تہٕ اُتھی احاطس منٛز شوٗنگتھ اوس تہٕ اَمہِ زنانہِ ٹُل سخت ہےٚ یُتھ زِ پرٛ ہتھ کانٛہہ اَتہٕ ہُشار سپُد۔ سوداگرن پرٛژھُس زِیہِ کیاہ معاملہٕ چھُ۔

"یمو دو یولرٕکو یم ژٕنے پتہٕ وانس منٛز ژاے کرمےٚ ستۍ دست درازی ہنٛز کوٗشش تہٕ توٚے ٹُل مےٚ شور یتھ زَن یم پوٚت ہمن۔"

یہٕ بوٗزِتھ کھوٚت سوداگرس زبردست شرارت۔ تُمۍ گٔنڈی فورَن یم زٕلرٕکہٕ تہٕ پتھےٚ تُمس بادشاہس سمکھنک موقعہٕ میوٗل تہٕ تُمۍ واتناوٕی یم تَس برٛونٛہہ کُن تہٕ ژٕنس

یِمہِ کتھہِ ہنٛز وضاحت زِیم اَتھ حالس منٛز پیش کرنٛک وجہ کیاہ چھُ۔

""توہہِ کیاہ چھُ پننہِ صفأیی منٛز وَنُن؟"" بادشاہَن پرٛژھُکھ "تکیازِ ہرگاہ یہِ پۆز چھُ تیلہِ دِمہٕ بہٕ توہہِ دوشوٕنی مارنہٕ ہنٛک فورَن حُکم۔ تمَن سارنُے مہربانین تہٕ سہولیژن ہنٛد چھامے یوٚہے بدلہٕ یِمہٕ مے توہہٕ ستۍ ورتاوِ۔ وٕنۍ جلد جلد توہہٕ کیاہ چھِو وَنُن۔""

""بادشاہ سلامت۔ اَسہِ پیٹھ احسان کرن وألی۔ اَسہِ چھنہٕ تُہنٛدِ کلامَک تہٕ تُہنٛدِ اَمہِ ترٛلیہِ وُچھنَک کانٛہہ تہٕ ڈر تِکیازِ أسۍ چھِ تُہنٛدۍ پرٛزۍ غلام۔ اَسہِ پٔکۍ دوہہٕ نہٕ بھروسہٕ یُس توہہِ اَسہِ پیٹھ کوٚر مُت چھُو بلکہِ چھےٚ ہمیشہ سأنۍ یہِ کوٗشش زِ اَسہِ ینٛت طاقت چھُ تیوٚت کرَو أسۍ تُہنٛزِ خأہشِہ پوٗرٕ کرنٕچ کوٗشش۔ یِمہٕ الزام اَسہِ سوداگرن دِژ ہتۍ چھِ تِم چھِ غلط۔ اَسہِ کٔرنہٕ أمِسنٛزِ آشنہِ ستۍ دست درازی ہنٛز کوٗشش بلکہ چھےٚ سو اَسہِ ہمیشہِ پننۍ موج ویٚنٛز مٔژ۔ توٚہۍ کٔرۍ تو مہربأنی سو خوتوٗن اناوِو توٗن یلا وِتھ تہٕ معاملس گٔرۍ توٚ پوٗرٕ پرٛژھہٕ گأر۔""

بادشاہَن دُیُت اجازت تہٕ یہِ زنانہٕ آیہِ اَنہٕ ""یہِ چھا پوٚز یہِ زَن سوداگرےٚ چون سپدَن وول خانہٕ دار یِمَن دوٗن لڑکَن متعلق وَنان چھُ"" بادشاہَن پرٛژھس۔

تمہِ دِتُس جواب۔ ""بادشاہ صأب۔ یِم لڑکہٕ توہہِ سوداگرس مدتہٕ خأطرٕ دِژ ہتۍ چھوکھ تِمو چھےٚ پوٗرٕ حبہٕ سان تُہنٛز خأہشِہ پوٗرٕ کرنٕچ کوٗشش کٔرمٕژ۔ مگر اوترٕ راتھ کیٚتھ پوٗز مے تِہنٛز گتھ۔ زِیٹھ بوے اوس ہٕنٛسس أکِس اَکھ ذلیل وَنان۔ یوسہٕ أکۍ پننہٕ نبن تجربن پیٹھ بنأومٕژ أس۔ یہِ أس أکِس خود پسند بادشاہَس متعلق یُس پانس

کھوتہٕ زیادٕ طاقتور بادشاہَن ہارنووتہٕ اَمہِ ۔کنٕ ژۄل پٔنٕنہِ زنانہٕ تہٕ شُرِ زٕ ہیتھ سمندرس کُن ۔ اَتہِ ہیٚس جہاز رانَن پھٔنڈ کٔرِتھ زنانہٕ تہٕ سو آیہِ سبٹھاہ دۄرِ علاقس واتناونہٕ یتہٕ تَس أکِس امیر سوداگرَس ستیٚ گنڈنہٕ آوِیلہِ زَن جُلاوطن بادشاہ تہٕ أمی سٕندی زٕ نیچوِ بدل اندس لگی یوٚت تانیٚ تِم أکِس آرَس پیٹھ وأتی یتہِ بادشاہ آبس پھوٚٹ۔ یِم زٕ لڑکہٕ لٔبی أکی ہأنزَن تہٕ یِم پألِن نیچوِ گژھٕ۔

تِم زٕ لڑکہٕ چھِ توہہِ بڈٕ وۄنہہ گنہِ تہٕ ئہ چھُس پہنٕز موج یوسہٕ نٕنہٕ آییہٕ تہٕ سوداگرس بطورِ آشنٕ کِنہٕ آیہِ تہٕ تیمِس وۄنی گُل دوِیہِ دۄہی أمی سٕے ستیٚ لَسُن بَسُن چھُ تِکیٚاز ِمے اوس یہِ وعدٕ کوٚرمُت زِ ہرگاہ نہٕ أکِس خاص وقتس تانیٚ ئہ پننہٕ نِس ٹاٹھس خانہٕ دارتہٕ دۄن لٔڑکَن پٔھتھ ہیچِس تیٚلہِ بَنہٕ ئہ أمی سٕنٕز آشنٕ مگر ئہ چھُسو توہہِ عرض کران زِمے کٔرِ وأمِس نفرس نِشہِ آزاد۔ ئہ چھُس نہٕ دُبارٕ کھاندر یژھان کٔرِن تِکیٚاز ِمے چھِ وۄنی پٔننٕ زٕ نیچوِ ۔ توہہِ تانی واتنہٕ خأطرٕ کٔرمے یِمَن دۄن لٔڑکَن ستیٚ رٕلتھ یہِ چال۔

یوٚت تانیٚ اَمہِ زنانہِ پٔننٕ دٔلیل ؤنِتھ اُس موکلاوِمژ بادشاہَس اوس سوٗرے بُتھ اۄش ستیٚ بَرِنہٕ آمُت تہٕ أمِس سیوٚدٕ تھٔرِ ۔ وۄن یِیلہِ سُہ ہَنا ڈٔنجہٕ آوسہ وۄتھ تخنہٕ پیٹھہٕ تہٕ أمِس زنانہِ تہٕ دۄن لڑکَن کُن گٔژھتھ رٕٹِن تِم وارِیہَس کالَس چیٚرٕ نالہٕ مَتہٕ۔ ''ژٕ چھکھ مینٕز ٹأٹھ آشنٕ تہٕ توٚہی مینٕز شُرِ ۔'' تِمی دِژ کریکہٕ ''خدایَن سوٗزی نوتوٚہی مے واپس ۔ ئہ یعنے بادشاہ، چوٗن خانہٕ دار، تُہنٕد مول اوسنہٕ آبس پھوٚٹمُت تہٕ تتھہٕ کنٕ توہہِ باسان چھُو بلکہِ اوُسُس اکہِ بجہِ گاڈِ غبنگلو ومُت تہٕ اوُسُس کینژن دۄہَن تِسی اَند رٕہنہٕ تُج اَمہِ بلایہِ بُتھِس کُن وۄتھ تہٕ ئہ آس اَمہِ منٕزٕ کڈنہٕ ۔ أکِس کرٕالَس تہٕ تِمی سٕنٕزٕ زنانہٕ

آوٕ مےٚ پیٹھ عارتہٕ ہیچھنو وہَس پَنُن کار۔ مےٚ اوس وۄنی پَنُن روزگار کماونہٕ خاطرٕ یہِ کار شروٗع ہیوٚ تمُت کرُن زِ ییٚمہِ مُلکُک بادشاہ گُزریاوتہٕ ئہ آس ہُسس تہٕ شاہپارٕ سِندِ ذریعہِ بادشاہ ژارنہٕ۔ ئہ۔ یُس وۄنی تۄہہِ بڈ وۄہہ گنہِ استادٕ چھُ۔

پَتہٕ دِیُت بادشاہَن حُکم زِ ملکہ تہٕ تَمہٕ سِندی زٕ لڑکہٕ وتناوِیوٚکھ محل خانس منٛزٕ تہٕ تَمہِ سمجھاوی تِم لۄکھ پَنُن سُہ کردار یِم اَتہِ سۄمبرتھ آسی۔ سوداگر آو شایستہٕ پاٹھی ملکہٕ منٛزٕ کڈنہٕ۔ یام یِم شہزادٕ تِیتی بالغ سپدی زِ مُلکس ہکہٕ ہَن سنبھالِتھ بادشاہَن دِژ یِمَن سارِے ذِمہٕ دارِی۔ یِیلہِ زَن سُہ پانہٕ پَنٕنی آشنی ہیتھ گتھ تانی خاموش جایہِ گۄہتھ رۄدتہٕ پَنٕنی دوہ سکونہٕ سان گُذارِن۔

(راوی: مکُند بایو۔ سوٗتھ سرینگر)

زِبارٕنۍ

محل خانس منٛز اٲسۍ خوش پأٹھۍ دوہ گژھان تِکیازِ بادشاہَس اُس زنانہٕ سبٹھاہ ٹاٹھ تہٕ سوتہٕ اٲسس تورِ تِتھے ٕکنۍ مأے بران تہٕ تِہندۍ شُری یِم دونوٕے لڑکہٕ اٲسۍ تم اٲسۍ رٕتی، داناتہٕ فرمانبردار تہٕ تِمن اوس نہٕ پننہٕ نِس مأٲلِس ماجہِ برابر دُنیاہَس منٛز کانٛہہ اَکھا باسان۔ تِتِھس گرس منٛز آسہِ ہے یِی خوشی۔ (مگر) توٗت تِتھے تام یوٗت تأنٛز یمرازن پننۍ ہوٗنۍ یِمو منٛزٕ کانٛہہ اَکھاہ ٹِتھ اننہٕ خأطرٕ سوٗزی۔

پزٕ بتھ دوہہٕ صُبحأے اوس بادشاہ کینژَس کالس پننہٕ آشنہٕ سٟتۍ محل خانہٕ کِس اَکِس درِتچس پیٹھ بیہان۔ یَتھ دوارن تِم وارِیہَس وقتس تِمن جاناوارَن دلچسپی سان وُچھان اٲسۍ یِم پننہٕ غبن بچن خأطرٕ آنپہٕ اٲسۍ انان۔ اکہِ دوہہٕ وُچھ تِمو اَکھ بدلے جاناوارا تونتہٕ منٛز کینہہ گنٛڈی ہتھ بیٹھس جاناوارَس سٟتۍ اَلِس کُن وُپھ تُلتھ یوان۔ اَتھ متعلق زانٛنک تجسُس آسنہٕ کِنۍ دیُت بادشاہَن اَکِس مُلازمَس کُلِس پیٹھ کھٔسِتھ یہِ نٛیر راونک حُکم۔ اَتہِ نِنیاوزِ نَر جاناوارَس اُس پننۍ مادِر راٲو ٕمژ تہٕ توٕے اٲسس دوٗژ بدل سٟتۍ۔ یہِ نوٗ مادٕ اُس نہٕ اُلِس منٛز موجوٗد تِمن بچن ہنٛدِ خأطرٕ کہنہٕ تہٕ گُرن یژھان یِم

نہ اُمس پٔنٕز اُسۍ اوے اوس تمہِ سوچمت زِ سو دِیہِ یِمن آنِہ بدلہٕ گُنڈٕۍ تہٕ ژھٕ کٔز وٕ تھبس یموٗ نشہِ تھٕھ۔ تمہِ ییٚلہِ یِ کوٗر بچن پٔتھٕ ہٹمن گُنڈٕۍ تہٕ موٗدٕ۔ یِم سارٕۍ اُسۍ اُتی موہرِ ماجہِ ہندِس جسمس پیٚٹھ نظرِ گوہان۔

ییٚلہِ بادشاہ تہٕ مُلکانہِ یِہ بوٗز تم دوشوٚے سپدٕ سخت غمگین۔ بادشاہَن پرٛژھ "یِ چھا اِنسان تہٕ کران یِہ زَن یِموٗ جاناوارو کوٗر۔"

ملکہ وڈُنس "آ۔ مگر سائنس معاملس منٛز گوٚھ نہٕ یہِ زانٕہ سپدُن۔ میانہِ معشوقہٕ۔مےٚ گر وعدٕ زِ ہر گاہ بہٕ گوڈٕ موٚیس ژٕ گرٕ کھنہٕ بیا کھ نیٚتھر۔"

بادشاہَن وڈُنس "وولہٕ کڈٕ اتھہٕ بہٕ چھُسے ژٕنے سبٹھاہ وفادار یہِ سان یہِ وعدٕ کران زِ بہٕ گرٕ نہٕ زانٕہہ دوٚیم نیٚتھر چاہے ژٕ زِندٕ آسکھ یا نہ۔ یُتھنہٕ سانین یِمن دوٚن بچن ستی تیُتھ کیٚنہہ سپدِ یہِ زَن یِمن بچار بن جاناوار بچن ستی سپدِ۔"

اَمہِ ستی سپدِ مُلکانہِ اطمینان تہٕ بڈٕ ونٛھمہِ کھوتہٕ تہٕ ہُرے لوٚگن بادشاہس لول برُن۔ اَتھ کیٚاہ وَنٕی زِ اَمہِ پتہٕ کیٚہ کالٕی گیہِ مُلکانٕی مرِتھ۔ بادشاہَس سپدِ سبٹھاہ صدمہٕ۔ کیٚنژٕس کالس ہیوٚتن لوٚگن باسُن زِ یتہٕ گوٚ ژھنہٕ مرُن تکیاز سہ اوس نہٕ اَمہِ غمہٕ ٹھاٗٹھی یوان۔ خار اُخرس تہٕ سندورٕ تمہٕ تہٕ ہیٚتِن مُلکی معاملہٕ سنبھالنۍ۔ ییٚلہِ وُنی اَمہِ پتہٕ کیٚنہہ کالا گوو تہٕ اُمۍ ہندی وزیر دربارٕ تہٕ کیٚنہہ بڈٕ موٚہنوٕ سمے تہٕ تِمو بادشاہَس ستی تِہندِ دُبارِ کھاندر کرنچ گتھ۔ یہِ چھُ اندازے زِ سہ ماٗنی راوُن اوس مُشکل تہٕ ناممکُن۔ گوڈٕ گوڈٕ اوسنہٕ بادشاہ یِمن گن وُچھان تہٕ مگر تم تہٕ روٗدٕ اُمس پتے تہٕ توٗت تانٕی تِجہِ ہَس نہٕ تھٕھ یوٗت تانٕی نہٕ سہ ماٗنی روٗدٕ کھ اَتھ پیٚٹھ سوچُن تہٕ اُخرس

کوٚرنگھ آنکار۔ وزیر اعظم سٕنزِ اَکس کورِ ہنٛدِ رشتہٕ آیہٕ گتھ ٹلنہٕ یہٕ سپز قبوٗل تہٕ پژ
کھاندر۔

یوٗ ہے تہٕ اوس بدقسمتی ہُنٛد دوہ۔ نوٚ مٔلکانہٕ گو وجلہٕ ے دوٗن شہزادن ہُنٛد حسد
تہٕ لاۓ جن یمَن نسبت ژوے گرٕنی۔ تمہ اُسی پننہٕ کنہٕ تَس خوش تھاونچ کوٚشش کران۔ تِمَن
سٕنزٕ پزٕ بتھ خاہشہٕ اُسی احترام کران تہٕ تَس نبر اُسی نہٕ زانہہ تہٕ نیران مگر یہٕ سأرٕ ئم اوس
بے کار۔ مٔلکہ اُس تِمَن نفرت کران تہٕ سُہ دوہ اُس کانچھان ییٚمہ دوہہ تم ہُرہ بار
سپدٕ ہن تہٕ مُلک بدر یِہَن کرنہٕ۔ سوروٗ زتوٚت تانی نِباوان یوٗت تانی تمہ زون زِ بادشاہ
آومٕ اَتھس منٛز تہٕ سُہ ہیکہٕ میانہٕ خاطرٕ کینٛہہ تہٕ کرتھ۔ اَمہٕ پتہٕ لاج تمہٕ شہزادن ہنٛز
مذمت گرٕنی تہٕ لوٗگن یہٕ وَنُن زِ تم کیاہ کیاہ چھِنہٕ تَس وَنان تہٕ تسنٛز کانٛہہ کتھ تہٕ چھِنہٕ
مانان۔ سوٚ کتھہٕ کرِ ہے تہُنٛد یہٕ ورتاو برداشت ہرگانہٕ بادشاہ پانہٕ رُت تہٕ تَس مہربان
آسہٕ ہے۔ بادشاہَن ییٚلہٕ یہٕ بوٗز تَس کھوٚت سخت شرارت تہٕ فوراً دِتُن حکم زِ شہزادٕ
گژھَن لوٚتہٕ پأٹھی جنگل نِنہٕ تہٕ تَتہٕ قتل کرنہٕ۔

یمَن اوسنہٕ مأل سٕنزٕ گنہٕ تہٕ گتھہٕ سوال کرنُک عادتھے تہٕ اوٚ کنہٕ دژاے خوشی
خوشی سان سپاہَن سٟتۍ۔ تِمَن اوسنہٕ مأل سٕنٛدِ اَمہٕ ظألم حکمُک کانٛہہ تہٕ عِلماہ بلکہٕ
سوٗنچھ زِ سُہ آسہٕ یژھان زِ اُسی کروسوٗ اَریاہ تہٕ بیٚیہ وُچھو جنگل۔ تہٕ ییٚلہٕ وٗزنی یم اور
واتی تہٕ سپاہو گٔژھہٕ تلوارِ تہٕ ہیرٕ کھیمَن واینہٕ۔ یم سپدی حأران تہٕ فکرے اوسکھ نہٕ تران زِ
کیاہ پزِ گرُن۔ تِمو دِژ کرِ بکہٕ "ہے بھگوانہٕ۔ اَسہٕ کر مدد۔" تہٕ تُہُنٛد یہٕ وَنُن سپد قبوٗل۔
فولاد چہٕ تلوار بنیہٕ ہچہٕ ہنٛزٕ تہٕ سپاہَن ہنٛد بن سنگین دِلَن منٛز گو ورحم پأدٕ تہٕ تِمَن گو ونہٕ یمَن

مارنک جرأت بُلکہِ ترأوِکھ یبلہِ۔

خدا صابِنس یَمن پیٹھ رحم کرنس پیٹھ شُکر لنہٕ کران رُوٗد شہزادِ پنہٕ ٹمِن گُر بن پیٹھ تیوٗت تیز دوران یوٗت تِمن ممکن سپُد تہٕ کوٗر کھ یہِ عہد زِ أسی یموٗ نہٕ زانہہ تہٕ پننہٕ نِس مُلکس واپس۔ تِم روٗدی سیٹھاہ دوٗر تہٕ سیٹھاہ تیز ژلان یوٗ تام تِم أکِس ناگس پیٹھ وأتی یتھ شیشہِ ہیوٗ آب اوس تہٕ تِموسونچ زِ اَتی کھموکینہہ تہٕ آرام ہیوٗتہِ کرو۔ تِمو کوٗر یتہِ طے زِ تِم شونگن نہٕ اکے وقتہٕ دوشوٗے تکیاز یتھنہٕ کانہہ ڈاکو یا وحشی جانور یتہِ تِمن تہٕ تِہندِ بن گُر بن تباہ کرِ یانیہ۔ لہٰذا شوٗ نگ گوڑ یوٗ ڈہیوٗ بوے تہٕ لوگُٹ بوے روٗ دنظر گُزرتھاوِتھ۔ اَتھ دوران وُچھ کرِ ز جانواریو ان یمَن سوٗدِ بژور تہٕ یوٗدِ بژ ورناو اوس تہٕ تِم بیٹھی أکِس نگہہ تلہِ کِس کُلس پیٹھ تہٕ لاجِکھ پانہٕ وأنی کتھ کرٕنی۔

سوٗدِ برأری ووٗنُس ''وُچھ۔ ہُتھ ناگس پیٹھہِ کنہِ چھِ کُلس پیٹھ زِ بولبوش کرن وألی جانوار ژ ے چھِیاپتاہ یم کمہِ قسمکی جانوار چھِ۔''

یوٗدِ برأری ووٗنُس یورِ'' آ۔ یم چھِ سیٹھہے عجیب جانوار تہٕ مے چھُ یوٗ زمُت زِ یُس اکھا تہِ یموٗ منزٕ أکی سُند ماز کھیٔہ سُہ بنِہ بادشاہ تہٕ یُس دوٗیمہِ سُند ماز کھیٔہ سُہ بنِہ وزیر تہٕ دُنیا ہُک ساریوٗ ے کھوتہٕ دولت مند شخص۔ تَس میلن پرٕ بتھ دوہہ صُبحأے تِتھ جایہِ یانِس تلہِ کنہِ ستھ لال ییٔتھ سُہ شونگتھ آسہِ۔ یمَن لالن ہِنزِ مولُک ہیکہِ نہٕ اندازٕ کرِنہٕ یتھ۔

لوٗکٹِ شہزادَن ییٔلہِ یمہٕ کتھہٕ بوزٕ سُہ سپُد سیٹھاہ خوش تہٕ فورَن لوٗینَن یمَن جانوارَن اَکھ تیر تہٕ ماٗرِن یم۔ تِم رٕنی یم دونوٗ ے جانوار اَکھ کھیوٗن پانس تہٕ بنیا کھ

تھوٗن بأیس تہٕ سہ تتھے رٕنٛدرِ وۄتھ تہٕ کھیوٗن یہ۔ دۄیمہِ دوہہٕ ژھٕمس دزا ے تم بۄ ڈوہہ گن سفرس۔ وتہٕ پۄلوکٹس بأیس یاد ژِتمس اوس قمچہ مُشتھے گومت تُمس اوس یہ قمچہ سخت پسند تہٕ اَمہِ موجب گوو سہ واپس یہ اَنٕنہٕ خأطرٕ۔ تمہِ لوٗب یہ ناگہ بے نٕشہٕ تہٕ ہیوٗ تُن گرِ بیٹھہٕ یوٗن وُسن تہٕ أتھی منٛز کھۄت ناگہٕ منٛزٕ اَکھ سرپھ تہٕ دِژن اُمس کھورس ٹوپھ تہٕ سہ پیوو بے ہوش سپدتھ أتی پتھر سہ رؤد کینژن گأنٹن أتھی حالتس منٛز۔

اَتھ دوران آو تٕمی سُنٛد بوے پرأری پرأری تنگ تہٕ لوٗگن یہ سوٗچتھ بۄ ڈوہہ گن پکُن زِ شام تانی ولتہٕ سُتہِ مے تانی۔ سہ ووت أکِس شہرس منٛز یتہٕ حالے بادشاہ گنڈ ریوٗمُت اوس تہٕ لوٗکھ أسی أمی سُنٛد جانشین ژارنہٕ خأطرٕ وہ لسنس آمتی۔ باسان چھُ زِ تمن اوس اَکھ رسم زِ تمہِ أسی أکِس ہُسی تِس پکُن بادشاہ ژارنہٕ خأطرٕ یلہٕ تراوان۔ یُس أکِس تہِ ہوٗس (بادشاہ) مانہِ ہے تُسی أسی لُکھ تہِ مانان با مے سہ امیر آسہِ ہے یا غریب، عألم آسہِ ہے یا جأہل، تہنٛدے مُلکُک تہٕ زبأنی ہُنٛد آسہِ ہے یا بدل کُنہِ مُلکُک تہٕ بدل زبان بولن وۄل۔ یہ ہوٗس اوس تمہِ ساعتہٕ گتھ دِوان یلہِ بۄ ڈہیوٗ شاہزاد اۄت وۄت تہٕ اُمس وُچھتھے نمیا وسہ (ہوٗس) اُمس بۄ ڈوہہ کنہِ اَمہِ کِنی آو تٕمی سُنٛد بادشاہ بننُک اعلان کرنہٕ تہٕ سہ آو محل خانہٕ ننہٕ۔

لوکٹ ہیوٗ شہزادٕ سپد یمہِ طریقہٕ دُبارٕ زِنٛدٕ۔ ناگس نکھہٕ اوس اَکھ جوٗگی روزان یُس اۄت شبن رتن منٛز اکہِ پھرِ آبہٕ ہنانہِ اوس یوان۔ یمہِ دوہہٕ سرپھن شہزادس ٹوپھ دِژ اَمی دوہہٕ اوس اُمس تہِ اورِن۔ سہ یلہِ اۄت ووت تہٕ اَتہٕ أکِس نوجوان

سُند بے زُو جسم وُچھن تَس آو اُمی سُند سخت عار۔ تَس اوس پتاہ زِ یہِ چھُ ناگہ کِس سرپھہ سُند کار۔ اَمہِ کِنہ پُری کی تمی منتھر تہٕ ناگس ہو کھ آب تہٕ یہِ بلاے گیہِ ظاہر۔

سرپھن پرُ ژھس "ژے کیاز ِ ہو کھر وُتھ ناگ۔"

"تکیاز ِ ژے چھتھن یہِ نوجوان مورمُت، ژے کیاز ِ کوٗرتھ یہِ۔" جوٗگی وونُس درجواب۔

"ہے جوگہِ" سرپھن وونُس "زِ جاناوار اُسی اکثر یتھ جایہِ یوان تہٕ پنہٕ نو باٗتوٕ ستی فضہس بَران۔ اُمی شہزادن مأری تم تَوے دِژمے اُمس ٹوپھ۔"

"ژے گرتھ نہٕ یہِ جان کاٗم" جوٗگی وونُس "بوز یور کُن۔ ژِ کڈ اُمس نوجوان سِندِ کھور منز زہر یتھ یہِ دُبارٕ زِندٕ سپدِ نتہٕ چھی ژے مرُن۔"

سرپھن وونُس "مےٚ دِ معافی تہٕ بہٕ ملنہٕ چون یہِ حکم۔"

یتھہٕ پاٹھی میچ شہزادس دُبارٕ زندگی۔ جوٗگس شکریہ کرنہٕ پتہٕ دژاوسہ اتہِ مگر بدقسمتی کِنہ لوٗگ سہ بدل وَتہِ تہٕ پنہٕ نس باٗیس پتہٕ پکنہٕ بدل ووت سہ اُکِس گامس منز ییتہِ وو کھہِ ڈاکوہن ہنز جماعت روزان اُس۔ اتفاقہ کِنہ ژاوسہ یموے منز اُکِس ڈاکو سُند گرِ تہٕ منجنکھ جاے۔ کانہہ تار لاگنہٕ ورأیی آوسہ اندر ژاننہٕ۔ تموٗ گرِ تَس خوش آوے تہٕ گرہَس لولہِ متہٕ لاے مگر افسوس سہ ییلہِ راتھ کیتھ چارپایہِ پٹھ شوٗنگنہٕ کھوٗت تہٕ سہ آوسیوٗ دُے تالو منزی یوٗن وُستھ تہٕ ووٗت اُکِس انتہائی اذیت ناک زندانَس منز۔ سہ بچور آسہِ ہے اُتی موٗدمُت ہرگاہ نہٕ سہ اُکِس ڈاکو سٕنزِ کورِ وُچھمُت آسہِ ہے تہٕ تَسند محبت آسہِ ہیس نہٕ سأنتھ گوٗمُت۔ تمِس اُس اَمہِ مکانہٕ کِن تمام کھوتِن

تہٕ بَرَن ہٕنٛز پےٚ تہٕ یہِ زاٗنتھ زِیہِ ازاٗنی اوس قبرِ منٛز رٗ دوٗ تھمُت یہِ زَن تم اُتھ وٚتان
اٗسی توٚے گیہِ سو ہِرِ پاٗٹھی تَس نِشہِ تہٕ نیوٗنس کینٛہہ کھینہٕ خاطرٕ تہٕ اُتھ معاوضہٕ دِتس
شہزادَن سَتھ لال۔ سو اٗس پز بتھ دوہہٕ صُبحاٗے یِی کران تہٕ ہرروزِ اٗس سَتھ لال
رٹان۔ یِمن مُلاقاتَن منٛز گوو اٗمِس کورِ ہُنٛد محبت تیزی سان ہُران سو اٗس سبٹھاہ
خوٗبصورت تہِ تہٕ وارِیہہ چالاک تہٕ ییمہِ کٔر شہزادَن تہٕ یورِ مائے بٔرنس پتہٕ کوٗرنس
وعدٕ زِ یہٕ گرِ سبٹھاہ جلد ژٕنِے سٕتی کھاندر۔ چھیکرس گے تم دوشوٚے اَتہِ رِیاتہٕ تم ژٕلِ اَتہ
تیوٗت تیز یوٗت تِمَن تیز رفتار گُرِ سمندر طرفس کُن نِتھ ہیوٚک۔ اَتہِ کھٔتی تم نوٗران
اٗکِس جہازَس۔ باقٕے مُساٗفرن علاوٕ اوس اُتھ جہازَس منٛز اَکھ سوداگر تہٕ یَس کورِ ہنٛز
خوبصورتیہ دِل نوٗ تہٕ یوٚ ژھُن زِ یہٕ مارَن شہزادٕ تہٕ گرِ اٗمِس سٕتی کھاندر۔ اوٚے کٔر ییلہِ
سہٕ تہٕ شہزادٕ اَکِہ دوہہٕ جہازِ کِس ڈیکس پیٹھ نردس گندان اٗسی شہزادٕ نمیاو تھوکھ ژادنہٕ
خاطرٕ جہازِ کِس اٗکِس طرفس کُن تہٕ اٗتھی منٛز دِتُس سوداگرَن دَکہٕ۔ خوش قسمتی کٔر
اٗس اٗکی سٕنٛز زنانہٕ اَمہِ وِزِ جہازٕ دارِ نشے تہٕ تِمس ییلہِ خاندارس پیٹھ نظر پییہٕ تمہٕ دورُتمس
اَتھہِ تہٕ بچوٗ ون سہٕ۔ جہاز چلاوَن والین تہٕ سفر کرَن والین سٕپُد تمہِ وِزِ زبردست
افسوٗس ییلہِ تِموٚ یہِ بوٗز زِ شہزادٕ اوس جہازٕ منٛز وٗسی پیوٚمُت۔ شہزادَن اوس پنٕنہٕ آشنہٕ حکم
دِتُمت زِ یوٚت تانی نہٕ تم پنٕنہٕ نِس منٛزلس واتَن توٚت تانی وَنہِ نہٕ سو کاٗنسہِ کانٛہہ کتھ۔
سوداگرَن دِیُت یہِ باس زِ تِمس اوس سارِوٕے کھوتہٕ زیادٕ دوکھ ماسولیہ اٗمِس
خوبصورت زنانہِ نِشہِ بہرحال سہٕ آو جلدٕے ڈٔنجہِ تہٕ لوگُن اٗمِس کُن توجہ دِین نہٕ
اٗخرس وۄننس مےٚ سٕتی کرِ کھاندر۔ کورِ تھوو سہٕ یہِ وٗنِتھ شمن رتبَن پتھ زِ ہرگاہ نہٕ تُس

اَتھ وقتس منز خاوند سُند کینہہ پے لوگ سو کَرِ پَتہٕ اُمس ستی کھاندر۔

کینژہ رٚتی ووت جہاز پَنہٕ نِس منزلس تہٕ اَتہٕ کوٚڈ شہزادن پٔنن پان نونن تہٕ سوداگرس کھولُن تَس آبَس پھاٹونچ کوٗشش کرنک راہ۔ یتھ پٹھ سہ مُقدمہ بوزنہٕ یِنَس تانی قاۓدآو کرنہٕ۔ اکہِ خاص اتفاقہٕ کِنۍ اُسی تم تمے مُلکہٕ کِس بُڈس شہرس منز جہازٕ منزٕ وٚتھی ٲسی یینہٕ تَسند زُیٹھ بوے حکوٗمت اوس کران۔ اَتھ دوران اوس یہ بادشاہ سخت دوکھہٕ زَدتہٕ سوچان اس زِ میانِس بأیِس ستی کیاہ آسہِ سپُدمُت۔ دِلک یہ بار لوٚژراونہٕ موکھہٕ اوس اُمی پَنہٕ نِس وزیرِ اعظمس حُکم دِتمُت زِ سُہ آسہِ پَزبتھ رأژ اُمس کانہہ ذٔلیل ونان۔ تَس اُس یتہِ وومید زِ یتھہٕ کنہٕ تہٕ مانِہ تَس بأے سُند کینہہ تکیازِ یہ وزیر اوس اکثر تمے ذٔلیلہٕ ونان یہنز بنیاد تَتھ پیٹھ اُس آسان یہ تِمی دوہَس وُچھمُت یا بوٗزمُت اوس آسان۔ ییمہِ دوہہٕ یہ جہاز اور ووت اُمس وزیرس نژ کوٗر اُس سوٚدرٕ بٹھس کُن گمژ تہٕ اَتہٕ اُسن شہزادٕ، تمی سنز آشنہٕ تہٕ بدخصلت سوداگر سنز یہ عجیب ذٔلیل بوٗزمژ یوسہٕ تمہِ شامس مأرلس وٕنی۔ دوٚیمہِ دوہہٕ وٕنی وزیرَن یہے ذٔلیل بادشاہس۔ سبٹھاہ ووسنَس یتھ پرژھس بادشاہَن "ووٗنی کتہِ چھہِ شہزادٕ تہٕ تسنز آشنہٕ"۔ (تہٕ ووٗنس) "تِمَن سوزٕ فِل فورناد۔ آخرتہٕ لوٚب مے یژ کاکہٕ پیٹھہٕ رووٗمُت بوے۔"

اُسی ہکو یہ انداز کرِتھ زِ یِمَن بارتین ہِندِ پانہٕ وأنی سمکھنہٕ کژاہ خوشی آسہِ سپٕز مژ۔ تِموترٕ ووا کھاُکی سِنٛدس پھیکس پیٹھ گلہٕ تہٕ چھہِ ودان۔ لوکٹ ہیوٗ شہزادٕ آو مُلکُک وزیرِ اعظم بناونہٕ تہٕ بدخصلت سوداگر دِتھ پھہہٕ۔

کینژہ وٕہری پَتہٕ آے تہندس مأکی سِنٛدِ طرفہٕ اَتھ مُلکس منز کینہہ شیچھ خبرانن

وألی تہٕ وۄنہکھ زِ بُزرگ بادشاہَس اوس یِمَن وُچھنک زبردست آرزو تہٕ کیازِ تَس اُس پَنٕنہِ زنانہِ ہنز کمینہٕ گی نیٚموتہٕ امہِ کنٕز اُسس سو قتل کرمُت۔ امہِ کنٕز وزاے دوشوٚے بارٕنی کانٛہہ ژیرلاگنہٕ ورأیی مأیلس سمکھنہِ۔ تم وأتی وارٕ کاراور تہٕ وُچھکھ بڈٕ مول تہٕ کوٗرٕ کھ تَس ستی صلح۔ اَمہِ پتہٕ کھےٚ کأنٛسی موٗد تہٕنٛد مول۔ بٔڈی بأے سنٛبھول اَتھ تیک تختس لوٗکٹ بوے گو وتہٕ رٕٹن تمہِ پٕچ مُلکچ حکوٗمت یُس بیٚیس شہزادس سُند اوس۔ دوشوٚے پرٛاد پٕرنہٕ پیٚٹھی خوشحألی تہٕ پنٕنہِ انصافہٕ، مہربأنی تہٕ ہونرٕ کنٕز کرٕ کھنا ماوأری حاصل۔

(راوی: بٔشو رام۔ بانہٕ محل سرینگر)

☆☆

کمینہٕ یار

دیان اکِہ وقتہٕ سۆزأ کِ بٔڈی تہٕ امیر بادشاہَن پٔنُن نیٚچو سوداگر بناوِتھ دۄر مُلکَن یُتھ زِ تِمس لۄگن تہٕ مُلکَن ہنٛز زیادٕ بےٚ پتاہ لگِہ تہٕ ییلِہ تِمس تختس بیہنک وَقت ولتہٕ سُہ آسِہ زیادٕ بہتر پأٹھی حکوٗمت کرنس لایق۔ اَمِہ مقصدٕ دِژن أمس سبٹھاہ روٗپیہ تہٕ سامانہٕ گیٚجہٕ تہٕ دۆپنَس نیریوٚت ژےٚ خوش گۄڈھی، حبہٕ رۄزی زِ تہٕ یۄت پلی تیۄت زٕنی زِ۔

یۄت جلد ممکن سَپدِ تہٕ شہزادٕ دژاو تہٕ تَس سٟتی اوس تَسنٛد دوست یُس وزیرٕ سُند نیٚچو اوس، بیٚیہٕ أسِس واریٛہہ نوکر تہٕ گُری سٟتی۔ واریٛہس پھیٖرِتھ تھۄرِتھ وأتی تِم سمندرس لَرِ أکِس جایہِ ییٚتہٕ اَکھ سمندری جہاز نیرنَس تیار اوس أکِس مُمہِ پیٹھ نیرنہٕ بَکِنٛ کھۄتی یِم جہازَس تہٕ دژاے گتھ تانی پَرٕ مُلکس۔ کینٛژس کالس سَپد پرٕ بتھ کینٛہہ رُتے یوٚت تانی تِم أکِس زُوِس پیٹھ وأتی تہٕ اَتِہ رُکیاو جہاز۔ شہزادٕ وۄتھ اَتِہ یوٚن تہٕ دژاو گُنے زۄن چکرا دِنہِ تِکیٛازِ وزیرٕ زادٕ اوسہٕ نیرُن یژھان تہٕ تۄے لوٗگُن بیمار۔ أمی بدخواہَن کڈ شہزادَس کل یُتھ زِ سُہ اَتھ زُوِس أنٛدی پٔکِ نہٕ یۄٹھ چکرا گرِ ییلِہ زَن أمی جہاز ران تہٕ جہاز چلاوَن والین تَس ورأےٚ اَتِہ نیرنہٕ خأطرٕ رشوت دِیُت۔ تِمو نیاو نأوی تِم جہازٕ ہوٚل واپَس تَتھ جایہِ ییٚتہٕ پیٹھٕ تِم دژاٟمتی أسی تہٕ لتِہ ژھُن أمی سوٗرُے سامانہٕ کِنتھ تہٕ امہِ پَتہٕ وۄت واپس بادشاہَس نِش۔

''توٚہی اووجلدٕ ے واپس۔ شہزادٕ کتہٕ چھُ؟'' بادشاہَن وُنُس۔

''عالی جاہ، شہزادٕ گُزریاو۔ أسی أسی مژ سان اکہِ زُوِکنی جہازَس منٛز پکان زٕ أتھی منٛز وۄتھ اچانک اَکھ طوٗفان تہٕ یہِ ہُریاوتیوٗت زِ جہازَن گُرگرتہٕ پھیوٗر زٕ بہٕ تہٕ یہِ کینژھاہ أتھ منٛز اوس گےٚ آبس۔ مےٚ کٔر یہِ شہزادٕ بچاونٕچ سخت کوٗشش مگر افسوٗس بہٕ ہیوٗکُس نہٕ سہٕ بچٲوِتھ۔ سبٹھے مُشکلن ہیوٗکُس بہٕ أتہِ پان بچٲوِتھ۔''

ییٚلہِ بادشاہَن یہِ کلامہٕ بوٗزتَس سپُد سبٹھاہ دوکھ۔ تُمی ووٚ دواریہٕن دوہَن پنٕنہِ نِس نیٚچوٗس تہٕ اَتھ دوران اوس سُہ دیوانہٕ باسان نہٕ اوسُس کانٛسہِ ہُنٛد تہٕ نہٕ کُنہِ چیزُک خیال صرف اوس نیٚچوٗس پیٹھ ماتم کران۔

ہُپأرکی أسن وۄنی شہزادٕ سٕندی حالات تہٕ سُد رٕنی ہیٚتۍ مٕتۍ۔ ییٚلہِ تَس دوستہٕ سنٛزِ دغابأزی ہُنٛد پتاہ لوٚگ سہٕ لوٚگ راتس روزنہٕ خأطرٕ جاے ژھانڈنہٕ۔ أکِس صاف آبچہِ ناگہٕ پوٚکھرِ لَرِ سوکھ ہیوٗ پژ أوِتھ ترٛ أوُکی لرِ تہٕ اَکہِ بہتر پگہہ چھہ ووٚمیز منٛز ترٛأوِن نیٚنٛدٕر۔ سہٕ اوس شوٚنگتھے زِ نصف رأژ کیٚتھ کھٕژٕ أمہِ ناگہٕ منٛزٕ اَکھ پٕری یَس کینژھہ سیاہ سٔتی أسی تہٕ پیٹھ اَنتھ کھمن کھینہٕ۔ ییٚلہِ تَمہِ کھبتھ موکلووتہٕ اَدٕ گیہِ شہزادَس کُن تہٕ تَس ہُشار کٔرِتھ کوٚرن تَس تہِ کھمن پیش یُس شہزادَن روٗٹ تہٕ امہِ خأطرٕ تَس سبٹھے شُکرِ یہِ کوٚر تکیاِ زِ تُمی اوسنہٕ أتہِ بوٗن وَسنہٕ پیٹھہٕ کہنٕ تہٕ کھیوٗمُت۔

تُمی وۄنُس ''اے پاکباز خاتون۔ مےٚ وَنتہٕ ژٕ کوسہٕ چھکھ تہٕ ژٕ کتہٕ آیکھ؟''

تَمہِ وۄنُس ''جناب بہٕ چھس اَکھ پٕری۔ مےٚ وَن ہٕنٛزٕ دلیل ممکن چھُ بہٕ ہیکے ژےٚ مَدد کٔرِتھ۔''

تمۍ وۄنُس '' اے نازنین۔ بٕہ چھُس اَکھ شہزادٕ بٕہ چھُس مأجی ہندِس وَنس پیٹھ علم تہٕ تجربہٕ پراونہٕ خأطرٕ سفرس دزامُت۔ یُتھ زَن بٕہ تَس پتہٕ بہتر پأٹھۍ مُلک رأنی کرِتھ ہیکہٕ۔ بٕہ اوسُس اَکِس دۄر جایہِ خأطرٕ وارِیہہ سامانہٕ ہیتھ جہازس منز پکان ییلہِ زَن سُہ جہازٕ کینژٕن گأنٹن ہندِ خأطرٕ ییتیتھ رُکیاو تہٕ بٕہ دزاس یہِ زۄو چھنہٕ خأطرٕ نبر۔ بٕہ ییلہِ جہاز ران ہندِ دِتہٕ مَتہٕ وَقتہٕ مطأبق یوٗتتھ واپَس ووتُس تہٕ مےٚ وُچھ زِ جہازٕ اوس مےٚ درأیِ دزامُت۔ بے شک اَس اَتھ منز میأنِس دوست وزیرٕ ہندِس نیٚچوِ ہنزٕ ژوے یُس مےٚ سفرس دوران سٕتؠ اوس۔''

پری وۄنُس حأرتہٕ سان '' بڈ ذلیل۔ تمِس میلہِ اَمہِ کمینہ گی ہُند بدلہٕ۔ جناب کرِ ژ آرام۔ بٕہ یِیےٚ صُبحس تہٕ واتناوتھ مأجی سُند گرٕ۔ یوٗت یہِ نفر واپس گژھہِ ووتمت آسُن۔ تِتی کرہَن تِمِس پیٹھ خجل۔''

یہِ وُنتھ گییہ سونا گہٕ پوکھرٕ کُن تہٕ گییہِ غأب تہٕ تَس پتہٕ گٔی ہندی سپاہتہٕ۔ گاش پھولُن آیہِ سو بییہٕ تہٕ تَس ہُشار کرِتھ دِتی نَس کینہہ سبزٕ ہے موٗلی لال جوأہرٕ تہٕ زِپٔن نقصان پُرٕ دِتہٕ پتہٕ وۄنُس نیرنہٕ خأطرٕ۔ اَمۍ ہندِ وَننہٕ مطأبق دزاو تہٕ شہزادٕ وارِیہہ سپاہ سٕتؠ ہیتھ تہٕ رۄ دیکان یوٗت تأنی سُہ مأجی سُند گرٕ نش ووت۔

پننہٕ خواب گاہ کہِ دارِ پیٹھ ییلہِ بادشاہَس اَتھ جلوٗسس پیٹھ نظر پییہٕ تمۍ سوچ زِ '' یہِ کُس ہیکہِ آسِتھ؟''

تمۍ وۄن برنہٕ پیٹھہٕ کَس سنٕزِس '' ژٕتُل دور تہٕ جلدٕ گژھ۔ اَمِس نفرس دِ لال جوأہرَن ہنزٕ یہِ دۄژھ۔ خبر یہِ ما آسہِ کانٛہہ طاقتور دُشمن؟''

شہزادن وۏن اُمِس سپاہَس "ژ گوٚھ واپَس تہٕ وَن بادشاہَس زِ بہٕ چھُس دوست تہٕ بہٕ چھُس چانِس نیچِوِس متعلق زانُن آمُت۔ مےٚ بوٗز کینٛہہ عجیب اطلاع اَتھ متعلق۔"

یہٕ بوٗزِتھ کوٚر بادشاہَن تٔمِس محل خانس منٛز استقبال تہٕ سبٹھے عزتہٕ سان آس پیش۔ اُمِس وۏن اۏش ہاران نیچِوی سٕندِ جہازٕ پھٹنٕچ دوکھہٕ ہٕو ڈلیل تہٕ انوۏن وزیر سُند نیچُو۔ یُتھ نہٕ یہِ واقعہٕ بأنہٕ بأنہٕ وَنہِ ہیٚس۔

اَمہِ پتہٕ رۏد نہٕ شہزادس پانَس تانٛی تہٕ وۏننس "بابہٕ صأب، اۏش وۆتھراو۔ چون نیچُو آو واپس۔ بہٕ چھُس سُے۔ گُنہِ طوٗفانہٕ پھوٗٹ نہٕ سون جہازٕ، گُنہِ وادٕن کوٚرُس نہٕ بہٕ تباہ مگر بہٕ آس کمینہٕ گی کِنٛز اَکِس لوکٕٹس آبادی روٗستِس زُوِس پٹھ فاقہٕ پھٕرِ مرنہٕ خأطرٕ ترٛاونہٕ۔" وزیر زادس گُن ہاوان وۏننس "یِمی شخصَن دِیُت جہاز ران تہٕ جہاز کِس عملس رُشوت تہٕ بہٕ ترٛووُنَس تتی۔ یُتھ زِ سُہ سورُے سامانہٕ کِنہٕ تہٕ سأئلم پانسے کھیٚیہٕ۔

"ہیا بد معاشا، کمینا" بادشاہَن دِژ کرٛیکھ، مارِ واتلَن دِیو حُکم زِ تِم گرٛن اَمہٕ منٛز موجوٗد تھِس انسان دَفا۔"

بادشاہَن ییلہِ پُنٛن نیچُو وُچھ تتہٕ سَپدی سبٹھاہ شأدِیانہٕ۔ اَمہِ پتہٕ کیٚہ کالہٕ گُزریاو بادشاہ تہٕ شہزادِ یعنے تٔمی سٕندی نیچِوی لأج تٔمی سٕنزِ جایہِ حُکمرأنی کرٕنی۔

(راوی: پنڈت لال چند۔ کھنمو پرگنہ وِہی)

☆☆

حیابٕنٛد تہٕ زہرا خاتوٗن

توہہِ چھو پتاہ زِنٛچو روٗس آسُن چھُ افسوٗس تہٕ پام۔ خاٮ۪رِ پتھ کالہِ اوس ییٚمہِ ملکُک اَکھ بارسۍ تہٕ امیٖر کأنٛی تکلیفس منٛز تِکیا زِ تَس اوس نہٕ اولاد۔ تٔسنٛد ناو، کتھہٕ پگہٕ؟ تٔسنٛد کاربارُکس چلاوِ؟ کٕسنٛدِ ناوٕ گرِ ہٕنٛزٕ یِیہِ دولَت؟ ییٚہ سوال اُسی تَس ہُوأ ترٕ ذہنَس منٛز گَتہٕ گیوٚرکران تہٕ تٔمۍ کٕسنٛدِ ناو وہمید دِلہٕ اوس واپَس دوکھہٕ ہوٚت جواب یوان۔ ”مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ زِنٛچو! مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ اولاد۔“ سُہ اوس پانٛژَن وقتَن نماز پران ماہ صیامَس روزٕ تھاوان، صدقہٕ زکوٰۃ دِوان مگر باسان اوس زِ دےٚ چھُس نہٕ نوٚٹھان تہٕ اٚمۍ کٕسنٛدبن آلوٗن اوس نہٕ گٔن تھاوان۔ مگر یہِ اوس صرف باسان۔ خُدایہٕ کٕسنٛدِس خیالَس ماہکو انسانہٕ کٕسنٛدِس سوچس ہٕتۍ کانٛہہ مشابہت دِتھ۔ دَیہِ سُنٛد اوس یَوٚھن زِ تَس بخشہِ اولاد۔ لہٰذا ایٚیلہِ مُنأسب وقت ووت تہٕ اٚمِس زاو زِنٛچو۔ باپأرۍ تھووٕ اٚمِس حیابٕنٛد ناو۔ ییٚلہِ یہِ پانٛژٕ وُہر ووت تہٕ سوٗ زیہِ مأژۍ مدرس تہٕ سُہ روٗ دپران یوٚت تانٛی سُہ داہ وُہر ووت۔

دوہا بٔنیاو زِ باپأرۍ اوس وانہٕ درواز، کٕس پھالوٗس ہٕتۍ ہٕتھ تہٕ تَس پیٚیہِ لپأرۍ پکٕہنٛمن دوٗن زٕچہِ لأ، گتھ لوکٹین شُر بن پیٹھ نظر۔ تٔمۍ کوٚر تٔمن آلو تہٕ پرٕ ژھنگھ زِ توٗہۍ

کیاز چھو پیتر مُفلس تہٕ تمو وۄنہس زِ تہنٛد مول، موج تہٕ بوے چھِ گۄرِ پمتی تہٕ تمن چھنہٕ تیتھ کانٛہہ اَشناوا یا یارانظرِ تل یَس تم مدد ہیکہٕ ہَن منٛگتھ۔ یہ بوٗزِتھ آو سوداگرس یمن ہُنٛد سخت عار تہٕ ئین پٔنٛن گرٕ تہٕ پنہٕ نِسے نچوٗس ستی پرنأوِن۔ تمی سوٗنچ زِ تَس تہٕ ہٕین یِم ستی بأج تہٕ نکھہٕ پھکی تہٕ وان بایارٕ چ کانٛہہ کانٛہہ کأم تہٕ کرٕن مگر یِم لڑکہ درائے بد خصلتھے یہ زَن اَسہِ بڑ وۄنہہ کُن ننہِ۔

پنہٕ نِس رحمدل مأکس تہٕ مایہ برٕتس ستی بأچس شُکر گزار روزنہٕ تہٕ تمن گنہ رنگہٕ اتھہِ شیہلا ونہٕ بدلہٕ لاجہِ یمو تمن خلاف ژوٚیہ کرنہٕ تہٕ یمن جنجل زدی کرناوٕنی۔ تم اَسی پڑ ہتھ دوہہٕ بایأرِ لڑکس ستی سکوٗل گژھان مگر حیابنداوس محنتہٕ سان پٔنٛنی کأم کران تہٕ بئیاورُت تہٕ عألم تہٕ یِم اَسی لاپرواتہٕ کاہٕل تہٕ کہنی تہٕ ہیوٚ چھکھ نہٕ ماسوایہ پڑ ہتھ ہٕچ بد صفتی یوسہٕ اَمی خصلژ ہُنٛد بن سکوٗلس منٛز پرن والین باقٕے لڑکن منٛز ونہٕ آیکھ۔ اکہِ دوہہٕ صُبحأے اَسی یِم ترٛ نوے یکجا سکوٗل گوھان تہٕ اَتھی منٛز لأجکھ کھاندرس متعلق کتھا کتھا کرٕنی تہٕ یمو وۄن حیابندس کُن "بوزسا اَسہِ چھ پتاہ زِ ژے کرنٔے جلدٕ ے کھاندر ژ ونکھ نا پنہٕ نِس مألس زِ ئہ کرٕ اَسہِ تہٕ کھاندر۔"

"کیا زِنہٕ" حیابندَن دِتکھ جواب "بلکہٕ ئہ کرٕ مألس زارٕ پارٕ زِ ئہ کرٕ بو گوڈٕ توہہِ کھاندر تہٕ تمہِ پتہٕ مےٚ۔"

اَمہِ پتہٕ کمے کالٕ روٗٹ اَمی بایأرِ اکھ منٛزِم یورا۔ یتھ سٕہ مختلف گرٕن گوھہ تہٕ ترٛ نٛ ھ کوٗراوٕ چھِ یَس مول موج امیر آسَن، مأری منٛز، پرٕ مرٕ لیچھمرٕ، گاٹٕج تہٕ صفت بند آسہِ۔ منٛزِم یأرِ کرٕ فِل فورٕ ے یہِ کأم تہٕ کھاندرسُنٛد طے۔

کھاندرس پتہٕ کوٚر باپاری یارن دوستن بوٚڈ سالا تہٕ غریبن تہٕ بأگرن سبتھاہ تہٕ اَمہِ پتہٕ نچوس شاہانہٕ رَختالا۔ گتھ کوٚرن نہٕ ہووُرگن رولنہٕ۔ یمن دون بدخواہن اوس یہِ سائلم پتاہ تہٕ أمس بروٚنھہ وأتی اورتہٕ گرِکھ یہِ کوٗشش زِ مہرنہٕ ہنٛدِس مأولس تہٕ ماجہِ گرِ ہوأک ہنز یہِ وٚنتھ زِ تمن زِ خیابند چھُ چور۔ اَتھ پتہٕ کھوٚت یمن دوشوٕنی بأژن سخت شرارت تہٕ تم ماژتہٕ ہن یہِ رشتہٕ مگر۔ کتھہ پأٹھی؟ ووٗنی اوس ژِ ری گوٗمت۔ مہراز اوس گوڈے ہووُرگن پکان۔ اَمہِ پتہٕ آے یم بدخصلت حیابندس نش واپس پھیرِتھ تہٕ تتھہ تتھہِ چالا گرتھ کھیوٗ وکھ نہٕ تیتھ موا۔ تتھ کیاہ تام دَوہا اوسکھ موٗتھمُت۔ یمہِ ستی نہٕ حیابند پننہٕ نمن جامن منز روٗدِ ے۔ اَمہِ پتہٕ یوٚت تمن پٔیل تیٔوت دُژھہِ گے سوداگرس نٛد گرِ تہٕ اوٗش ہرِتھ چشموٗ۔ تتھ زِ یہِ باس دِیُن زِ یہِ بوٗزِتھ چھُ تمن سبتھہے دوکھ سپد مُت، تہٕ لوگُکھ باپأرِس وَٹن زِ یس زنانہِ ستی تم نچوس گوٚنڈمُت چھُ سو چھےٚ ژَکہِ اَکھ ڈأن۔ یِیلہِ سوداگرن یہِ بوٗزِتھ سپد ناروناتہٕ نہٕ ژٹہٕ ہے یہِ رشتہٕ مگر گرِ کیاہ؟ ووٗن اوسنہٕ وقتےتہٕ پزٕ بتھ کانٛہہ اوس سوچان زوٗنی نتہٕ وٗنی واتہٕ مہراز۔

یِیلہِ مہراز ہووُ رووت تم کٔنٛدی سپدَن وألی ہش ہیٔرن لاج تس رَژھِ رَژھِ سام ہینٛز تہٕ یِیلہِ تموٗ یہِ ہنٛد رِموٗت تہٕ سبدارِ ہشہِ حالژ منز ڈیوٗٹھہ تہٕ تمن باسیاو تِہ پوٚز یہِ ہموٗ بدخصلت منافقت کرن والیو وٗنمت اوسکھ تہٕ کوٚرکھ أمس پننٛز کوٚرِ دِنس انکار۔ مگر گاشجہِ تہٕ صفت بند مہرنہٕ یَس زہرا خاتون ناو اوس باسیاو اَتھ منز کہنٛز تانٛی چال تہٕ کوٚرن مأولس ماجہِ یہِ کھاندر کرنہٕ خاطرِ زور۔ تس اوس پوٚرہتھ زِ حیابندُن مول چھُ رُت تہٕ دیانت دار یُس نہٕ دھوکہٕ ہیکہِ دِتھ۔ لہٰذا آے نکاح پرنہٕ شام ہیوٗ سپدتھ

ہیوٚتُن حیابندس دَوہُک اثر وَسُن سہٕ آو جلدٕ یے پنٕنِس جامَن منٛز تہٕ پرژناوُن ہٕنز
زنانہٕ تہٕ تَس وُچھتھ گو وخوش۔

کینٛہہ دوہہ پتہٕ درائے تم رسمہٕ مطابق پنُن گرٕ کُن۔ وَتھ اُس دورٕ
پہَن لہٰذا کوٚر تمو صحیح زِ تم کڈَن یہٕ دۄن پڑاوَن منٛز۔ تم رُکے اَکِس گامَس منٛز یُس
نِصفا وَتہِ منٛز ہیوٚ اوس تہٕ کوٚر رُکھ راتھ اُتی گزارنُک فیصلہٕ۔ تتھے آرام ہیوٚ تکھ تژاوُن
زہرا خاتوٗنِہ آو اچانک خیال زِ تمہِ اوسنہٕ ہَشہِ کانٛہہ تہٕ تلمتے۔ افسوٗس! وۄں کیاہ ہیکہ
بہٕ کرِتھ۔ یہٕ گژھہِ خجالت زِ واریاہ تژھرِ وے اَتھو۔ یہِ بچار سپز سخت پریشان۔
چھیکرس آیَس نیٚندرِ ستی اُچھ وَٹنہٕ۔ ییلہِ سوشوٚنج تمہِ وُچھ خاب تہٕ خابس منٛز وُچھن
اَکھ نفرِ یوان تہٕ تَس ونان "ہے ڈیکہٕ بج، کھوژمہٕ نیر گژھ دٔریاوس پیٹھ تہٕ تہٕ
وُچھہَن ژٕ اَکھ لاش آبس پیٹھ پِران تہٕ تمی ہے چھی نرِ اَکھ سبٕٹھاہے قیمتی کژھہٕ گرِ لٲگتھ۔
لاشہِ کرِ آلو تہٕ یہٕ ییہِ ژٔے کُن۔ کژھہٕ گرکڈُس تہٕ سُہ نہٕ پنٕنہِ ہَشہِ ماجہِ۔" اَمہِ خابہٕ ستی
سپز سو ہُشار فلفور وۄتھ تہٕ گیہِ دٔریاوس کُن ییتہِ تمہِ دۄرِ پہَن اَکھ لاش آبس پیٹھ
پِران وُچھ۔ تمہِ کوٚر تتھ کُن آلو تہٕ سُہ خوبصورت کژھہٕ گر یُس تَس نرِ لٲگتھ اوس
کڈِتھ آیہ سو دُبارٕ تتھی مکانس منٛز۔ وۄں سپد ہے سایلم رُتے ہرگاہ نہٕ تم بدخصلت کُژ
آسہٕ ہَن۔ تم اُسی اُتھی جایہِ اَنٛدی پکھ زاگ ہتھ تہٕ پژ بتھ کینٛہہ اوسکھ وُچھمُت۔ یِ
اُسی تم کانٛچھان۔ تمو چھوٚک دٔریاوِ بٕٹھِس تانی وَتہِ وَتہِ تہٕ بٕٹھِس پیٹھ گٔیہٕ سُنٛدرتھ تہٕ
دورے سبٕٹھاہ وُژھہِ پنٕنِس مالکس نِش تہٕ وۄنہس پگھہ وُچھ پنٕنہِ نوشہِ ہُنٛد کرتوٗت
یتھ زِ پنُن سہٕ نیوٚ لے اَپز تمِس بیٚہناوہَن یُس تمو وۄنمت اوسُس۔ ییلہِ تمو یہٕ کوٚر

باپائرِ آدتہٕ وُچھِن خوٗنہٕ داغ تہٕ ہیوٚتن تیتھ وَدُن زِ مرنس ہیوٚتُن واتُن۔ ژھمس کیتھ گووُسہٕ نیچوٗس نش تہٕ وۄنن تَس تہِ سورُے یہِ پانہٕ وُچھمُت تہٕ بوٗزمُت اوُسن مگر تمی ہٕنٛدی نیچوی کرنہٕ آتھ پژھ تہٕ کھوٚتس سخت شرارت۔ وۄن گوو دلیہ تہِ دِژیہ شہادت زِ تہٕنٛز مائلِکی دژ ایہِ نصف رأژ ہیوٚ کینژَس کالس گرِ منٛز نمبر کیاہ کرنہٕ تہٕ اُس نہٕ تَس خبر۔
اَمہِ ستی سپُد حیابند تہٕ سبٹھاہ حأران تہٕ ہیٚژ نُس یہِ گتھ پٔنٛنی لہذا روٗ دزنانہٕ نشہِ دورُے۔
اَمہِ دوہہٕ دِگرِس ہیوٚ وأژ باپائرِ ہٕنٛد گرِ واپس برات مگر اَتہٕ اوس دوکھے ہیوٚ۔ زہرا خاتون آیہِ فورنے اَکِس الگ کُٹھس منٛز تھاونہٕ تہٕ دلیہِ ورأے گووُنہٕ تَس نکھہٕ بینہٕ کانٛہہ۔ اکہِ دوہہٕ کوٚر رأژِ ہٕنٛزِ ہشہِ ماجہِ جگرے تہٕ درواز پیٹھے کُرن اُمس نظر مگر سو ہیژ اُن خوفہٕ ستی بےہوش گژھنی۔ تتھہٕ کٔنی گوٚ ریاو سبٹھاہ وقتاہ اَتھ دوران روٗ د حیابند پَنہٕ نِنن دۄن بدخصلت سأتھین ستی ہتھ مالی ہٕنٛدِس کامہِ کارس وُچھان واشان۔ سُہ اوس یمن دون پٔنٛنی دوست زانان تہٕ بینہٕ اوُسس باسان زِ یمو وٗنی مے پنٛنہِ زنانہٕ ہٕنٛز اصلیت تہٕ سُہ بچووہٕس سبٹھاہ خوفناک موتہٕ نِشہٕ۔
اکہِ دوہہٕ وۄن باپائرِ پَنہٕ نِس نیچوٗس تہٕ ہُمن دۄنن جوانن (تہٕ کیازِ اَوت تانی اُسی تمہ دۄنی پوٗرِ جوان سپدی متی) زِ تمہ گژھن باپارِ کِس سلسلس منٛز نمبر۔ تمی کوٚر اَمہِ موٗجب زِ تَس اوس حیابند زنانہٕ ہٕنٛدِ کٔنی سخت دوکھس منٛز باسان تہٕ اوٚکٔنی اوس تَس اَمہِ نالہٕ پھرُن یژھان۔ یم ترٛشوٗے دژ اے تہٕ پکی کینٛہہ میل اَتھی منٛز پیو حیابندس اچانک یاد زِ تِمس اوس حساب کھاتہٕ مشتھے گومُت اَمہِ کٔنی پھیوٚر گری ہے پیٹھ واپس۔ ہُمن سأتھین کوٚرُن وعدٕ زِ یہ سمکھو تو ہہٕ راتھ کیتھ پڑاوس پیٹھ۔ یم حساب کھاتہٕ اُسی

زہرا خاتوٗنہٕ ہنٛدِس گٕھس منٛز۔ تِم کیازِ آسی تتہِ تہٕ چھِنہٕ پتاہ۔ لہذا ییٚلہِ حیابندواپس آر
سٕہ گووڈٕلی ڈٕلی یِم اَنہٕ خاطرٕ اَتھ کمرس منٛز۔ اَتھی منٛز وُچھِن ہٕنٛزٕ زنانہٕ۔ سوٗ اُس دوکہ
ہُرٕ تہٕ خوٗبصورت تہٕ سبٕٹھاہ رٕژ، نیک تہٕ مایہٕ برٕژ باسان۔ حیابندَس روٗدنہٕ پانَس تال۔
سو اٗنِن پانَس کُن تہٕ لولہٕ سان رٕٹِن نامہِ متہِ تہٕ گرٕ نَس میٹھی۔ سٕہ روٗد اٗمِس رٕز
رتبس کھنڈَس تہٕ دڑاو سرٕ پاٗٹھی یتھ زِپنہٕ نمن ساتھین تہٕ مالس وُچھِ ہے۔ تِم وُچھیِم
گوڈِنکی ہے پڑاوس پیٹھ ییتہِ اَمی یِمَن وۄنُمت اوس زِ یِہ سمکھو۔ تِم اَسی نہٕ اَمہِ جلہٕ
پیٹھہٕ ڈٕلی ہٕتی تہِ تہٕ نہ اوسکھ کینٛہہ مال گُنمت یا کَنہٕ خاطرٕ کانٛہہ کوٗشش کرٕمژ بلکہ
اوسکھ شراب چَنبس، زار گنٛڈنَس تہٕ یژھ نے کامَن منٛز وَقت راوٗ رُمت۔ ییٚلہِ
حیابندن یِہ بوٗزنَس کھوٚت سخت شرارت تہٕ تِمَن سخت اٗڈزاٗڈ کرِتھ دڑاو گُنے زوٗن
برٕ وٕنہہ کُن۔ تہٕ یِم بدخصلت پھیرِ واپس۔ یِمَن کھوٚت پزنہٕ پیٚٹھی شرارت تہٕ کوٗرُکھ
یِہ قصد زِ حیابندَس ہموٗ اَسی انتقام۔ یِمَو پور فقیر رخت تہٕ یِمَن ہنٛدِ کینٛہہ پھنٛد تہٕ ہیچھکھ۔
اَمہِ پَتہٕ گے باپاٗرِ سُنٛدِ گرٕ تہٕ دِژکھ کریکھ " ہے خوجا۔ خبردار روٗزِ و، وُنہِ چھو وقت۔
گرَس منٛز چھوٗ ڈٲن تیمِس انسانَس ستی میٚل چھُ گوٚمُت تہٕ چھےٚ گوبہِ کھوزٕ، خدایہٕ سنٛد
خاطرٕ کڈیوٗن سو تُہنٛد پتِن زوٗ بچاونہٕ خاطرٕ گرٕ منٛزٕ نتہٕ کرِو سو توہہِ تہٕ توہہِ اَنٛدی پٕکٕ
سارِنے تباہ تہٕ بَرباد۔" یِہ وٕنِتھ دڑاے تِم اَتہِ۔

اَسی ہکوٚ یِہ اندازٕ کرِتھ زِ تِتھِن لوٗکن نِشہِ یژھ ہِشہِ گَتھہٕ بوٗزِتھ کیتھ اثر آسہٕ
باپاٗرِ تہٕ تٕمی سٕنٛزٕ زنانہِ پیٹھ پیوٚمُت۔ تِمَن لٕگی پھرٕنی تہٕ کینٛہہ کرنَس آیکھ نہٕ اَتھ دَتھے
یوٚتانٛز نہٕ تِمَن اَمِچ حقیقت ننہِ ہے۔ تِمو دِژ ژھاٗنٛڈ اَتہٕ پرٕ یتھ کانٛسہِ زنانہِ وُچھکھ دوٚنچھکھ

مگر تہٕ کینژھا آکھ نہٕ کُنہِ وَنہِ یہِ زَن فقیرَن وۄنمُت اوسُکھ۔ پتہٕ کوٗر رتمو خُمر تھےٚ زِ زہراخاتوانہِ ہُنٛد تہِ گرو معلوم تہٕ ننٛیا کھ زِ سوأ س گوبہٕ کھوٚر۔ تمہِ ونیاو پنٕنِ کنٛز سبٹھاہ زِ سو چھنہٕ ڈٲن بلکہِ اَکھ پاک زنانہٕ مگر سُہ گس مانہِ ہبس۔ باپأرؠ گوو دیوانس نِش تہٕ کوٗرن یہِ زنانہٕ قتل کرنہٕ پِٹنگ اجازت حأصل۔ سوآیہِ أ رکس جنٛگلس منٛز ننہٕ پیٹہٕ تَس گلہٕ ہیر أس ژٕٹنٛز۔ جنٛگل وأتتھ کوٗر تمہِ مارٕ واتلَن زار پارٕ زِ مےٚ پیٹھ کٔری تو رحم۔ تمہِ دِژٕ کربکہٕ ''ہے۔ توٚہۍ مَتہٕ بَنِو تو پیٹھ ظأ لم تہٕ بے انصاف زِ أرکس بے گناہ تہٕ معصوٗم زنانہِ ژٹو گلہٕ ہیر۔ مےٚ چھنہٕ تیٚتھ کانٛہہ خطا کوٗرمُت یتھ پیٹھ مےٚ سزاے موت دِنہٕ یِیہِ تہٕ نہ ہیکہِ اَتھ متعلق کینٛہہ ثابت سپدِتھ۔ تیٚلہِ کیٛازِ مأرِو توٚہۍ مے؟''

تمو وۄنُس ''اَسہِ چھُ یی حُکم دِنہٕ آمُت۔''

اَمہِ پتہٕ ترٛوو اَمہِ زمینس پیٹھ ڈبکہٕ تہٕ موٗنگُن ''میانہِ خدایہِ، مےٚ پیٹھ کرتہٕ رحم۔ ژےٚ چھےٚ پتاہ زِ مےٚ کوٗرنہٕ کانٛہہ گناہ۔ میأنِس حالس پیٹھ کرتہٕ رحم مےٚ دِتہٕ نجات۔''

اَمہِ پتہٕ آو اَکھ مارٕ واتُل بڑ وۄنہہ گُن تہٕ تِجن پننٕ کرتل أمس گلہٕ ژٹنہٕ خاطرٕ۔ تیٚتھےٚ تُجن تہٕ اَتھ بنیہِ ہٕٹ اَمہِ پتہٕ گرٕ بےسیاہَن کرتل تِچھ کوٗشش مگر سُہ ہیوٚکنہٕ تہِ گٔری تھےٚ تِکیٛا زِ تَس پھیری اَتھےٚ پتھ کُن اَمہِ پتہٕ آو ترٛیم نفر اَمہِ کامہِ خاطرٕ بڑ وۄنہہ گُن تہٕ تَس آو گیوٚرتہٕ گوو بے ہوش۔ تِتھہٕ کنٛز بوٗز خداصأبن أمس زنانہِ ہُنٛد تہٕ بد خصلتن ہٕنٛدِس وَننس سپُد اولہٕ بدل۔

یِیٚلہِ مارٕ واتلو یہِ سأرُی وُچھ تہٕ تمَن توٗر فکرِ زِ خدایَس چھنہٕ یہِ منظوٗر۔ تہٕ

وۄنہَس ''ہے سیاسۭری اۭسۍ ماروۄتھ نہٕ ژٕ مگر اَسہِ وَن ہرگاہ ژٕ اۭسۍ ترٛاووتھ اۭسۍ کتھ پاۭٹھی بچو پانہٕ تِکیٛا زِ یێلہِ دیوان تہٕ باپاۭرِس یہِ نَنہِ زِ اَسہِ پول نہٕ تِہُنٛد حکم تم گوھَن ژٕ کتہٕ دِن اَسہِ سزا۔ اَسہِ چھُ حکم ژٕ ے گلہٕ ہیر ژٕ ٹنٛگ تہٕ سو واپس تو روانتاوِنۍ۔''

زہرا خاتونہِ وۄنُکھ ''مَہ کھۄژِو۔'' کینٛہہ میٛژِ ہنا سۄمبرِن تہٕ سوے اُڈرِن ''یہٕ بناوِ یَتھ گلہٕ ہیر'' لِی ونان بنووکھ اَتھ پَنہٕ نِسے کلس ہیوٗ گلہٕ تہٕ خدایس کوٗرُن زارِ پارِ زِ یہِ بنٛزِ تَن مازتہٕ خوٗنچ۔ خدایَن بوٗزُس یتہِ۔ میٛژِ کلہٕ ہیر بنیہِ فورن انسانہٕ گلہٕ ہیر یَتھ خوٗن اوس وَسان۔

''زٕ ٹوٗیہِ'' تَمہِ وۄنُکھ ''تہٕ دِیوِیہِ سوداگرس، سپاہورٕ ٹیہ تہٕ دژٕ اے اَتہٕ۔ یێلہِ باپاۭرۍ یہِ رَتہٕ سۭری گاہٕ ہیر وُچھ سہٕ گووکاۭفی خوش تہٕ تٔمۍ ترٛاوِ یہِ پَنہٕ نِس باغس نێبرٕ کنہِ الاۭژٕ۔

زہرا خاتون روٗز کینٛہہ کالا جنٛگلس منٛز تہٕ یہِ مووٕ یا سبز یا اَتہِ ژٕ جس تی کھێین۔ پَتہٕ یێلہِ اَتہِ نیرٕ نچ خاہش گَیس تَمہِ وۄن اۭکِس کُلس زِ ژٕ یوٚ دحیا بندوٗ چھُھَن تُمس زٕ زِ یہٕ کوٚت گَیس۔ سو گیہِ بێیِس مُلکس تہٕ اَتہِ سمکھے یَس اَکھ غریب بُڈٕ زنانا تہٕ روٗز اۭمۍ سے نِشہِ۔ دوہلہِ اۭس یہِ کاٹھ تہٕ باتٕے تَم چیز سوٚمبرنہِ گرٕ ھان یَمَن سوٕ کنِتھ ہیکہٕ ہے تہٕ راتس اۭس اۭمِس بُجہٕ ہنٛدِس گرٕس منٛز شونگان۔ پَتہٕ ووت وقتا تہٕ زاس اَکھ اصل لڑکہٕ ہنا۔

اتفاقَن اوس اَمی وقتہٕ مُلکانہِ تہٕ وَقت۔ سو اۭس منگہٕ منگ تہٕ وومید کران زٕ تَس نیوِ نیچو تِکیٛا زِ بادشاہَن اۭس تَس دھمکی دِژٕ مژٕ زِ ہرگاہ تَس نیچو زاوسہٕ ژٕ ھنہِ تَس

مأرِتھ۔ اِدٕ کٔنۍ أ س سوٚ بچأ ر بڈٕ پریشان ۔ تمہِ اناوِ شاہی وارِنہٕ تہٕ پڑٕ ژھنٛکھ زٕ تِس زنہٕ یا نچوٚ کِنہٕ نہٕ ۔ تمو سارِوے دِیُت ہس نکارے منٛز جواب تہٕ دِتُھس مشورٕ زِ سوٚ أنِن کُنہٕ نوزاد بچہ یُس لڑکہٕ آسہِ تہٕ سوٚ کوٚ ریوسہٕ تمن باسان اوس زِ أمۍ ہِنٛدِ مرِ پیہٕ تس مہ تھأوِن اَتہٕ ۔ مٔلکہ ہوٚ زِ یہنٛز یہٕ گتھ تہٕ پڑٕ ہتھ لنڈٕ کرِن خبری رولنہٕ یتھ تم تس خأطرٕ یتھ شرٕ ابدٕ کڈٕ ن۔

یمِوٕ ے خبرِ یمنٛزٕ وٕقت اَکھ أمس بچہِ ہُنٛد گرٕ تہٕ اَتہٕ یہٕ نوزاد بچہ وُچھتھ وٕ ژُن تِس زِ ژٕ کِن تن یہِ مٔلکانہٕ ۔ یہٕ أ س اَکھ لالچی بڈٕ مانگنٛیا تہٕ کوٚ رُن أمس اقرار۔ بچہِ دِژُن أمس نفرس تیمی سہٕ ژٕلی ژٕلی مٔلکہ نِشہِ واتنوو۔ مناسب وٕقتس آو بچہِ ہِنٛدِ زہنک اعلانہٕ کرنہٕ تہٕ شہرس منٛز آیہٕ زبردست خوٚشیہٕ مناونہٕ۔

یام سہٕ خبری درامٕت اوس بچہٕ آسہِ کینٛہہ بچہ کُنہٕ سوٚ مبرٕ مُژٕ ۔ یمو منٛز تھأو تمہِ اَکھا تتھ جایہِ ییٚتہٕ یہٕ بچہ شوٚنگتھ اوس آسان تہٕ باقی کُنہٕ تھاوِن المارِ منٛز ۔ یِلہِ زہرا خاتون واپس وأژ تمہِ (بچہِ) دِژُس باس زِ کوسہٕ تانی بِہِنیا تا آیہٕ اورٕ تہٕ تمۍ بنأو أمس شرِس تتھے کٔنۍ کٔنۍ تہٕ تھہٕ کٔنۍ تمہِ کۍ ہِنٛد بن واریہن شرٕ بن بناوِ مژٕ آسہِ تہٕ اِدٕ موکھہٕ ہاوِنس تمہٕ کُنہِ یمہِ المارِ منٛز آسہٕ بیٚیہٕ وٕ ژنس یہٕ وِہیات چھےٚ اورٕ وٕ ری یَس منٛز اکہِ پھرِ یوان۔ بچأر زہرا خاتون ۔ تمہِ کوتا وٕ د نچوٚ راوٕ نس پیٹھ ۔ گوڈٕ رووٕ س خانہٕ دار تہٕ وٕ ژٕنی نچوٚ ۔ سوٚ أ س وٕ ژٕنی پأنس خأطرٕ موت کانٛچھان ۔ یہٕ دُنیا چھُ ظأ لم تہٕ یہٕ چھُ تس خأطرٕ تفریق۔ تَس گتھ کیٚتھ اوس زندٕ ے روزُن ۔ تَس خأطرٕ اوس یہٕ ماتمے ماتم ۔ سوٚ أس وٕ ژٕنی دہٕ ہس مہِو، زِیُن تہٕ کینٛہہ تتھی چیز سوٚ مبرِ نہٕ نیران یتھ پیٹھ زِنٛدٕ ہیکہِ ہے روٕ زِتھ تہٕ راتھ کیٚتھ أس

أمِس مکرِ بجہِ ہُنٛد گرٕ یوان ییٚتہٕ نہٕ تَس کانٛہہ سکوٗ نااوس۔

اَتھ دوران گوو تَسُنٛد نیٚچو (یُس ووٗنۍ شہزادٕ اوس) بڈان تہٕ سُہ بنیاوا کھ عاقل تہٕ رُت جوانا۔ پَنہٕ نِس چکرس دوران اوس سُہ اکثر أمِس بجہِ ہٕنٛدِ گرٕ کِنۍ نیران۔ اکہِ دوہہ پییہِ تس زہرا خاتونہِ پیٹھ نظر یوسہٕ امہِ ساتہٕ دُہچہِ دربدری پَتہٕ واپس اُس یوان۔ سُہ گوو تٔمِسٕنزِ خوبصورتی وُچِھتھ سخت متأثر اِوٕ کِنۍ کوٚڈُن پَے زِ یہِ کتہِ چھےٚ روزان۔ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ واپس محل خانہٕ ووت سُہ گوو بادشاہَس نِش تہٕ گٔرِن تس عاجزی زِ مےٚ گرٕأمِس ستۍ کھاندر۔ بادشاہَن کوٚرُس وَعدٕ زِ بٕہ سوچہِ اَتھ پیٹھ تہٕ اناوُن زہرہ خاتون نار دِتھ محل خانس منٛز۔ سُتہِ گوو تٔمۍ سٕنٛزِ خوٗبصورتی تہٕ ووتھُن بہن وُچِھتھ زبردست متأثر۔ تٔمۍ وۄن تَس زِ شاہزادس چھےٚ چأنۍ سخت ماے تہٕ اِوٕ کِنۍ گرٕ کھاژ تَس ستۍ کھاندر۔ اَتھ کتھِ درجواب ووٗنُس تٔمہِ زِ سوچھےٚ گوڈٕ نیترٕ گژھا کھ تہٕ تَس پھِنہٕ یہِ معلوٗم زِ تَسُنٛد خانہٕ دار کیاہ چھُ گُزریوٗمُت ووٗل گوو تٔمہِ کوٚرُس وعدٕ زِ ہر گا تَس بیٚیہِ شٔمِن رٔتِن تَسُنٛد کِہنۍ تہٕ نیٚناد نہٕ تیٚلہِ گرِ سو شاہزادَس ستۍ۔

بادشاہَن موٗن أمۍ سُنٛد یہِ درخاس تہٕ اَمہِ کِنۍ بیوٗٹھ کینژَس کالس یہِ معاملہٕ۔ تٔمہِ وُرۍ یہِ تہٕ تٔمہِ پَتہٕ واریاہَن وُرِیَن اوس حیابند کاربارکِس سلسلس منٛز دنیا کِہن مختلف مُلکَن پھیران۔ تہٕ پھیرِس اوس یہوے وقتا زِ سُہ آوا کھ امیر شُہا بُتھ گرٕ واپس۔ تٔمۍ سوٗچ زِ بٕہ ژھانڈَن پَنٕنۍ زنانہٕ تہٕ یہِ زانتھ زِ تٔسنٛدِ کِنۍ اوسنہٕ کانٛسہِ نقصان ووتمُت۔ أسۍ ہکوٗ یہِ اندازٕ کٔرِتھ زِ تَس کوتاہ دوکھ آسہِ یہِ بوٗزِتھ سپُدمُت زِ تَس ستۍ کیاہ آو کرنہٕ۔ تٔمۍ پرٛژھ مأرِس ماجہِ زِ مارِ واتلو کیاہ رۍ اُس تٔسنٛز زنانہٕ ہُرشِ تہٕ کتہِ اوسکھ نہٕ

ظاُلم حُکم عملہٕ منٛز اوٗ نمُت ۔ یِیلہِ تِمو اُمس یہِ ووٗن تٔمۍ ڈوٗڈ کینٛہہ ضروری چیز تہٕ دزاو تٔمۍ وَتہٕ ۔ خدایہٕ ہٕنٛدِ یژھنہٕ ووت سُہ اَتھ جنگلس منٛز تہٕ دزاو تٔمۍ گلہٕ کٔرٕ ۔ یتھ زہرا خاتونہٕ یہٕ ادس ووٗ نمُت زِ ہٕژ ڈٲنۍ زِتَس میوٗن پےٚ پناہ ۔ "چاٗنۍ آشنۍ چھنہٕ موٗمرٕ" گٔلۍ ووٗنُس "یوسہٕ گلہٕ ہیر چاٗنس مألس نِشہِ واتناونہٕ آیہِ سو اُس نہٕ چانہِ زنانہٕ ہنٛز ۔ چاٗنۍ زنانہٕ چھےٚ زِندَ ے ۔ نیر کانٛہہ ژیر لاگنہٕ ورأے تہٕ وات فلاٗنۍ مُلکس تہٕ تتہٕ لبِہ ہَن ژٕ سو یوسہٕ سُہ ژھانڈان چھِہَن ۔

کینٛژ ن دوہَن سفر کرنہٕ پَتہٕ ووت یہٕ جوان سوداگر تِتھ مُلکس تہٕ اکہِ دوہہ صُبحاَے یِیلہِ سُہ شہرکہِ بازرٕ منٛزۍ پکان اوس تٔمۍ وُچھ کینٛہہ زنانہٕ بجہِ ہُنٛد گرٕ کٕن چیز پکناوان ۔

"یِم چیز کُس کَتھ چھِ؟ توٚہہِ کوٚت چھِو گژھُن؟" تٔمۍ پرٕژھ یِمَن ۔

"اَتہِ چھےٚ اَکھ زنانہٕ یَس زہرا خاتوان چھِ ونان تہٕ تٔمۍ سُنٛدٕ ے کھاندر چھُ شہزادَس سٟتۍ سپدَن ووٚل ۔ تٔمۍ ہٕنٛدِ سخت غریب آسنہٕ کِنۍ چھِ بادشاہَن یِم پکوتہٕ لال جواُہر کھاندرٕ خاطرٕ سوٗزۍ ہٕتۍ ۔ سو چھےٚ واریہہ ڈٲری بڑ وٚنہہ ییٚنہٕ کِمہِ تانۍ مُلکہِ پٔتھہ یور آمٕژ ۔"

یِمہٕ کتھہٕ بوٗزِتھ دِژ حیابندن اُمس بجہٕ پٔنٕنۍ موہرٕ واٹٕتۍ واُج تہٕ کوٗرنس زارٕ پارٕ زِ یہ ہاوتہٕ زہرا خاتونہٕ ۔ یہ یِمہٕ ژٕےٚ سٟتۍ درواژَس تانۍ تہٕ پرٕارٕ اُتۍ تھےٚ ۔ زنانہِ کوٗرتی تہٕ زہرا خاتونہِ پرٕ زِناٗ ویہِ ڈٟتی ۔ سو دزٕ ایہِ نبر تہٕ روٗژُن یژ کالہ پٔتھہٕ رووُمت پٔنٕن خانہٕ دار نالہِ مَتہٕ ۔ اُمۍ ہٕنٛدِ تِیٚج خبر آیہِ فل فور محل خانہٕ سوزنہٕ ۔ بادشاہَس سُپُد سبٹھاہ مایوس اما

پوٚ زشہزادِ اوس سخت اشتعالس منٛز۔ أتھی مۄرٚس منٛز دڑا اوسہٕ فورن تہٕ ووت تٔتھ گرس منٛز ییٚتہٕ زہرا خاتون روزان أس تہٕ کٔرن سوپہٕ گتھ مأنٛز راونٛچ کوٗشش زِ سونیرٚ ٹُسی دِتی۔ مگر أتھی منٛز آوسہٕ کتھہٕ تأنی پأٹھی پرٛزٕ ناونہٕ تہٕ ننیاوزِیہِ اوس تٔسنٛد نیٚچو۔ مٔلکانہٕ تہٕ بچہٕ تہِ وۄن پانے تہِ سأنٛلم یہِ حقیقت أس۔ تیمی خبری ییٚن بچہٕ نمُت اوس تٔمی کرٕ تہِ وۄن سوٗرے کینٛہہ مگر یمو شہادژوہر یمانہٕ یُس سارِوے کھوتہٕ بوٚڈ ثبوٗت اوس سہٕ اوس یہِ زِ یہِ لڑکہٕ اوس پنٛنہِ ماجہِ تہٕ مألِس ہٕتی شکلہِ رلان۔

بادشاہَن ییٚلہِ یہِ سأنٛلم بوٗزتٔس کھوٚت زبردس شرارت۔ تٔمی ژھٕنی فورن ملکہ ترٛأوِتھ تہٕ بُڈ ژھناوٕن مأرِتھ۔ حیابند، تٔمی ہٕنز زنانہٕ تہٕ تہنٛد نیٚچو گے پٔتٕن مُلک واپس ییٚتہٕ تٔم امہٕ پتہٕ ہمیشہِ پانہٕ وأنی خوش پأٹھی رۄدی۔

(راوی: پنڈت شِو رام، بانہٕ محلہٕ سرینگر)

☆☆

چالاک شال

یہِ اوس زمین واینگ وقت تہٕ اَکھ گرٕ ستادرٕ اوسُلی پنہٕ نِس کھہس کُن تہٕ زنانہِ وۄنُن زِ ژٕ تہِ یِی زِ جلدٕ ے بَتہٕ ہیتھ۔ یِیلہِ بتہٕ تیار گووزنانہِ تَج اَمہِ منزٕ اُڈھ ہاتہٕ ہِنین خاوندس۔ کھہس منزٕ تمس نِش دۄرٕ ے پہَن تھاُوِتھ وۄننس ''یِیکیاہ چھی بتہٕ تہٕ یہٕ ہیکے نہٕ ییتہٕ روٗزِتھ'' کہٕ کاُلی یِیلہِ گرٕس بتہٕ اَنہِ گووکُر وُچھ اَتہِ بانہٕ ژھوٚزرے۔ تَس کھوٚت اَتھ پیٹھ سخت شرارت تہٕ شامَس یِیلہِ نہٕ گرٕ وۄت تمہِ کُر زنانہِ سخت بوٚاَری زِ سوٚچھے اُمس اوٚ نگجن پیٹھ نژناوان۔ تَس اوس پننہٕ جایہِ یِی خیال زِ نہٕ چھہٕ اَپزٕ وَنان اَمہِ بِکِنی کھوٚت تَس تہِ غوصہٕ۔

دوٗیمہِ دوہہٕ صُبحے گرِ نیرنہٕ برٕ وۄنہہ وۄننس کالہٕ کی پاُٹھی زِ مے اُنی زِ بتہٕ تہٕ ہوٗنی ہنٛدی پاُٹھی تھاوِی زبم نہٕ یوچھِ یوچھ کرُون۔ اَمہِ دوہہٕ نیوٗ تمہِ تَس خاطرٕ اَکس بڑس کترِ لِیلس منزٕ دہ گنہٕ بتہٕ تہٕ کھہس منزٕ تھاُوِتھ وۄننس ''وُچھ بوۄنی۔ یِی چھی کالس تانی کھنن۔ پتہٕ وۄنی زبم نہٕ زِ ژٕ ے اوٚ نتھم نہٕ۔ یہٕ ہیکَے نہٕ ییتہٕ روٗزِتھ تلکیاِ زِ گرِ چھنہٕ کہنی'' یہِ ونان ون ژِ ایہِ سو۔

کہٕ کاُلی آواُکھ شالا۔ یہو ہے اوس راتھ تہٕ آمت تہٕ بانس منزٕ گلہٕ ترٕ اُوِتھ اوسُن بتہٕ کھیتھ نمت۔ یہِ شال اوس تیوٗت بے تاب بتہٕ کھینہٕ خاطرٕ زِ اُمی بوٗ رزورٕ پژن

گلہٕ لیچھ ہٕنٛدِس تنگ گٔلس منٛز تہٕ پتہٕ ہیوٚکُن نہٕ اوٚرٕ واپس کڈٕتھ۔ یہٕ اوس وۄنی پۄرٕ تاوِنس لوٚگمُت اَمہِ لوگ اورٕ یور گرُن، گلہٕ ڈُن تہٕ بانس ٹھرِس پیٹھ دب کڈٕنی یتھٕ یہٕ پھُٹہٕ ہے۔

اٰخرتہٕ وُچھ گرٕیسی زِ معاملہٕ کیاہ اوس تہٕ آوشُر اکہٕ پچ ہتھ دوران دوران تہٕ گوس ونان "کولہٕ ژوٚر، ژٕ نیوٚ تھامیوٚن کھمن، ہیا؟"

شالَن دِژ کربکہٕ "مےٚ ترٛاو تہٕ یلہٕ۔ مےٚ گرِ تہٕ یمہِ لیچہِ منٛز آزاد پتہٕ یہٕ ژٕ وَنکھ تہٕ دِمے بہٕ۔"

گرٕیسی وۄنُس "چلو ٹھیک چھُ"۔ فورَن ژٕھنِن لیچ پھُٹرِتھ تہٕ شال گو یلہٕ۔

"شکریہ۔ ژٕ گژھی نہٕ اَزٕ چِہ یتھ کامہِ پیٹھ کانٛہہ افسوس سپدُن۔"

شالن وۄنُس تہٕ اَتھی سٕتیٚ الوداع کران دژاو بادشاہ سنٛدِس محل خانس کُن یُس کیٛنٛہہ میل دوٗر اوس۔

بادشاہ سنٛدِس دربارس منٛز اژان وۄن اَمی "بادشاہ سلامت۔ مےٚ دِیِو اجازت بہٕ گرٕتھٕ کو رِہنٛد کھاندر۔ یمہٕ میوٚن شرارت کھبو۔ بہٕ ہیکہٕ ہانہٕ اَتھ معاملس منٛز توہہِ سٕتیٚ یتھہٕ کنہٕ کتھ کرِتھ ہرگاہ نہٕ مےٚ حالے تیٚتھ نفر آسہِ ہے وُچھمُت یُس زَن پزٕ بتھ رنگہٕ شاہزادِ لایق چھُ۔"

بادشاہَن وۄنُس "ژٕ ہیکہٕ ہَن ژٕ سہٕ نفر یور اَنتھ تہٕ بہٕ وُچھَن سہٕ۔"

اَمہِ پتہٕ دژاو شال جلدٕے گرٕیسی سُنٛد گرٕ کُن تہٕ اندر اژان وۄنُس زِ ژٕ کرٕ وُلی وُلی ہمسایہِ مُلکہٕ کِس بادشاہَس نِشہٕ یمہٕ خاطرٕ تیاری یُس ژٕ پَنُن زامُتٕ چھی

غریب اِنسانس خاطرٕ چھےٚ سبٹھاہ جان"

شالِن وۆنُس منٛزٕ ے "جناب وُچھو اٚمۍ سنٛز ہنٛزمی"

بادشاہَن وۆنُس "ژٕ روز کھاز راتَس ییٚتۍ محل خانس منٛز تکیاہ زِ مےٚ چھےٚ ژےٚ ستۍ کینٛژَن معاملَن متعلق کتھ کرٕنۍ۔ تہٕ ہرگاہ ممکن سپد یگاہ گژھہٕ بٕہ تہٕ وُچھ چون گژھ" تتھ راتَس کوٚر بادشاہَن، گرٕسی تہٕ شالِن واریاہ دربارا۔ تہٕ یہ زن اندازے چھُ زِ گرٕسیوٚس روٗد لگاتار ہژرلدٕ ے اوٚرک یورونان مگر چالاک شال رُود تتھٕ پاٹھۍ معاملہٕ سنبھالان زِ بادشاہ سپد گلس پیٹھ اَتھ رشتَس پیٹھ تیار۔

مگر پگہہ کیاہ بنہٕ؟ شالَس اٚسۍ راتۍ راتَس اَتھۍ معاملس متعلق خیال ذیہنَس منٛز گتہٕ گیوٚرکران۔ وۆنۍ یام بادشاہ تہٕ گرٕسیوٚس اورٕ کُن وژاے شالِن موٚنگ یمَن برنہٕ نیرنک اجازت۔ اٚمۍ یوٚت ہیوٚک تیوٚت تیز دوریاوِیہٕ گرٕسی سُند گرٕ گن تہٕ دِتُن اَتھ نار تہٕ ہُم ییلہٕ نکھہٕ واٚتۍ سہٕ آو تمَن بُتھہٕ کربکہٕ دوران "بادشاہ صاٚب، مہربانی کٔرِتھ مہٕ پکِو برٕونہہ۔ اٚمۍ سُند گرٕ تہٕ جاداد سپد واٚران۔ اَتھ منٛز گژھہٕ کاٚنسہٕ دُشمن سُند اَتھہٕ آسُن۔ بٕہ چھُسو توہہٕ گلۍ گنڈان توٚہۍ دونوٚ ے پھیر وواپَس۔"

لہٰذا پھیوٚر یہٕ بچور سیوٚد بادشاہ واپَس تہٕ کینٛہہ کاٚلی کوٚر تٔمۍ پنہٕ کوٗرِ ہُند کھاندر اٚمِس زٕڈٕ گرٕسی تِس ستۍ۔

(راوی۔ پنڈت واشہ کول، کھہٕ پوٚر پرگنہ کرہٕن)

☆☆

سبد ابوٗٹی

أ کِس بناوَتھ لِدنہِ موٗنٹِہ ہِنٛدِ ہن گٔدرٕنس سۄد تَمہِ ساتہٕ ہُر بریٖلہِ تَس یہِ نٔنیاو زِتُٔند نچو، یُس تَس گُنے اوس تہٕ یَس ءستی تَس سبٹھاہ وومیدٕ آسہٕ اوس چور۔ اکہِ دوہہ سۆزُن تَمہِ کیٖنہہ گُرٕ ہیتھ بازرتہٕ وۆنُنَس یہِ کنٛزِ ژۆن روپیٖن۔ لڑکہٕ گو وتہٕ بیوٗٹھ شہرٕ چہ سارِوے کھوتہٕ بجہِ دَتہِ پیٹھ یپأرکۍ زیادٕ ترلوٗگن یُن گوٗھُن اوس۔

أکۍ نفرَن پرٕژھُس "ژے کۆتاہ گرٕ ھی اَتھ کپرٕ ٹکرس"

لڑکن وۆنُس "ژور روپیہِ"

"چلوٹھیک چھُ۔ بٕہ دِمےَ اَتھ ژے شے روپیہِ۔ یہِ لۆتیٖوٗت۔ رَٹھ سایمہٕ گیٚیے روپیہِ"

"نہ نہ" لڑکن وۆنُس "اَتھ چھُ ژور روپیہِ قیمت"

نفرَن وۆنُس ژکھِ سان "کولہٕ بدماشہِ" تہٕ دڑاو پانس۔ تَس باسیاو زِ یہِ لڑکہٕ چھُ مےٚ ءستی مَسایہِ ژٹان۔

شامَس بأگی گرٕ وأتِتھ وۆن أمۍ ماجہِ یہِ واقہٕ تہٕ تَس پھیوٗر سخت زِ أمۍ کیٚاز رَچھِ نہٕ تمہٕ روپیہِ۔

دۆیمہِ دوہہ سوز سُہ تَمہِ بازرتہٕ وۆنُنس ہارِنے گوٗھہِ سلام گرٕنۍ تِکیٚاز

شایستہٕ گی ءستی چھنہٕ کانٛہہ چیز راوان بلکہ چھُ اَمہِ برعکس کُنہِ کُنہِ پڑ بتھ کانٛہہ چیز اَمہِ ءستی حاصل سپدان۔ یہِ بیقل دڑاوتہٕ یُسے نفرایایُسے چیز ابتھِ پیؤس تتھ اوس ہکہٕ سلامہ کران۔ ڈُوَن واٗلس تہِ، گُرِس تہِ، ہکمن شُربن تہِ، کُنہِ مکانس تہِ۔ کیٛنہہ خردزاے بور ہتھ اٗمس ،کنۍ تہٕ تمۍ کُرِیمَن تہِ سلام۔

وۄن یُس خر وول یمَن ءستی اوس تمۍ وۄنُس ''ہیو۔ بے وقوفا۔ ژٕ کیاہ یہِ کران۔ ژےٚ چھی ناپتازِ اٗسی چھِ یمَن پڑزہ، پڑزہ کران۔'' یہِ بوٗزِتھ لوگ اٗمۍ لڑکن پڑبتھ کانٛہہ نفریاچیز ڈیٛشتھ یمَن پڑزہ، پڑزہ کرُن۔ سُہ دڑاوٲ ،کس نفرس ،کنۍ تیٚمۍ امی وِزِ سُہ جاناوار رَٹنہٕ خاطرِ والہٕ واٗش اٗس لاٗجمٕژ یُس سُہ رَٹُن اوس یژھان۔ لڑکن لوگ گرُن ''پڑزہ پڑزہ'' یٚیمہِ ،کنۍ جاناوارس گُنی چھگ لٗج۔

''ہیو بدماشا۔ ژٕ کہو یہِ کران'' اٗمۍ نفرن وۄنُس ''ژےٚ پزِہی لوٚت لوٚت وَنُن لگی۔ لگی۔ لگی۔''

اَمہِ پتہٕ لوگ لڑکَن وَنُن ''لگی۔ لگی۔ لگی۔ لگی'' سُہ اوس اورِ یورِ پھیران تہٕ کربکہٕ دِوان ''لگی، لگی، لگی، لگی'' تہٕ اٗتھی منٛز پے تمِس کیٛنہہ ژوٗر بتھِ یم اکہِ باغہٕ منٛز اَمہِ وِزِ مۄژوٗ رِاٗنتھ اٗسی نیران۔

تمو وۄنُس ''ژٕ ،کہو یہِ ونان۔ بے وقوفہٕ کرژھو پہ۔ نتہٕ وَن بدل کیٛنہہ۔ گوہ دِکربکھ ''اَکھ گوٚل تہٕ ،نن بیٛا کھ۔''

وۄنۍ لوگ لڑکن یی وَنُن تہٕ ییٚلہِ سُہ یہے کربکھ اوس دِوان لیٚاٗرِ کوٚ ڈُکھاَکھ توبوٗت۔

کینژ و ماتم زدو وۄنُس ''گر ژھوپہٕ۔ ژےٚ چھی نامورٕ سُنٛد رژھ تہٕ احترام۔'' گرٕ ھ دفا گرٕ''

چھیکرس بدل تہٕ مایوٗس سَپد تھ ییلہِ تَس کہنٛی فِکرِ تۄرنہٕ زِ کیٛاہ چھُ گرُن تہٕ کیٛاہ چھُ دَنُن سُہ بیقل گوو ماجہِ نِش واپس تہٕ وۄنٛنس یہِ سورُے کینٛہہ۔

(راوی: اَکھ بٔنٛز۔ زأنہٕ کٔدل سرینگرٕ کی پنڈت
آنند کولَن سۆمبرٕ مرٕ مصنف سٕنٛدِ خأطرٕ)

ژور شہزادٕ ییٚم وٕٹسی گۓ

پرانہِ زمانہٕ اوس اَکھ بادشاہا یٚمِس ژور نیٚچوی أسی۔ تٔمی دِیُت یِمَن حُکم زِ
توٚہی أسِو وارِ وارِ دٕہَس راتَس مُلکس منٛز نظر گُزر تھاونہٕ خاطرٕ پھیران روزان۔ اکہِ
دوہہٕ صُبحأے اوس بوٚڈ ہیوٚ شہزادٕ اورٕ یور پھیران تہٕ تٔمِس سَمکھ اَکھ جوٗگی یُس أکِس
تلاوس نِش اوس بِہتھ تہٕ بیٚتہِ نکھے ژورگُری گاسہٕ أسی کھیوان۔ یِیلہِ أمی یہِ وُچھ زِ یِم
گُری چھِ اکہِ بہترٕ لگِے نسلکی تِتھی نہٕ أمی ہیٚنٛدِس مألِس نِش تہٕ أسی یہِ شہزادٕ گو
جوٗگِس نِش تہٕ ووٚننس "جوگیاہ۔ ژٕ کُس چھُکھ؟ کَتہِ پیٚٹھ آکھ؟ تہٕ ژٕ کیاہ گُوٚڈی
بیٚتہِ؟"

جوٗگی ووٚنُس "مےٚ گرٕھکھ ژٕ"

حأران گٔژھتھ ووٚنُس شہزادَن "بٔہ۔ بٔہ چھُس ییٚمہِ مُلکہٕ کِس بادشاہ سٕنٛد
زُیٹھ ہیوٚ نیٚچوتہٕ مےٚ چھُ مأجی حُکم دِتمُت زِ بٔہ تھاوِ بیٚتہِ نظر گُزرتہٕ وُچھہِ زِ کأنٛسہِ ماپھ کیٚنٛہہ
ضرورت۔ مےٚ وَن اگر ژےٚ کانٛہہ ضرورت چھی۔"

جوٗگی ووٚنُس درجواب "اے شہزادٕ۔ مےٚ گرٕھہِ نہٕ کینٛہہ سوایہِ ژےٚ تہٕ دِزا

ہرگاژےٚ کینہہ ضرورت چھی مےٚ وَن ئہ گرِتہٕ چانہٕ خاطرٕ حاصل۔"

شہزادَن ووٚنس "جوگیا! ئہ گرٕہا چانس اَکس خوبصورت گرس سوارٕ ی۔"

جوگی ووٚنس "عاش گرِتھ۔ مگر خیال تھاوِو زِ تہٕ شامس واتی زِ مےٚ نِش یہِ واپس ہیتھ تہٕ ژےٚ سمکھتھ بوزِ ئہ ژےٚ نِش تیتھ کینہہ یہِ ژےٚ وچھمت آسیتھ۔"

لہذا اروٚٹ شہزادَن گر تہٕ دژاو سوار گوہتھ۔ یام سہٕ اَمس سوار سپُد تتھے دژاو یہِ واوکی پاٹھی اَکس جنگلس کُن تہٕ اَتہٕ پیوٚس اکہِ لوکچہِ سبزی وارِ کنز رُکن تکیاز اَتھ اَس پژ بتھ اندٕ رِژھ پےٚ دِتھ زِ اور ہیکہِ ہےٚ نہٕ کانہہ اکھا تہٕ اژتھ۔ اَمہِ پتہٕ دژاو یہِ شہزادٕ جنگلس کُن ہیٚہِ ہنا گرس پیٹھ تہٕ پتہٕ پھیوٚر واپس۔ وَتہٕ دُچھ کُر زِیَیہِ یمہٕ تہٕ لورِ لاٚ گتھ آسہٕ تمَن اَسی دژ اَتی بنیمتی تہٕ اَسی سبزی ژٹان۔ سہٕ گو یہِ ڈیشتھ حاران مگر امیک وجہ تو رُس نہٕ فِکرِ۔ شامس باگی جوگس نِشہِ واتتھ پژ ژھس اَمی اورِ زِ کیتھ مزا اَے سوارِ تہٕ ژےٚ کیاہ وچھتھ۔ جواب دِیتنس "مےٚ وُچھا اکھ وارا۔ تھ پژ بتھ اندٕ رِژھ پےٚ اَس دِتھ زِ کانہہ ہیکہِ ہےٚ نہٕ اَتھ اندر اژتھ تہٕ مےٚ وُچھ اےٚ یَیہِ ہنزٕ لورِ دراَتی بنیمژ تہٕ تمےٚ سبزی ژٹان۔"

جوگی پژ ژھس "اچھا تہٕ اَتھ کیاہ چھُ مطلب؟"

شہزادَن ووٚنس "مےٚ چھُنہٕ پتاہ۔"

"ژےٚ چھی نہٕ پتاہ!" جوگی ووٚنس "تہٕ ژےٚ چھی مالی ووٚنمت معاملَن وُچھن واشن۔ گرٕھ وٕٹسی" تہٕ تی سپُد۔ امی ساتہٕ بنیاو شہزادس گنہٕ ہُند تھما۔

دوٚیمہِ دوہہٕ صُبحس دژاو دوٚیم نیچوٚ بائیس ژھانڈنہٕ خاطرٕ تہٕ دژاو جوگس کنٕ۔

گُری وُچھِتھ رُکیاوسہٕ تہٕ پرٛژھُن جوٗگس زِژُگس چھکھ تہٕ گتہِ پیٹھ چھکھ آمٕت۔

''بہٕ چھُس یَتھ مُلکَس کُن چکرٕ ہنا کرنہِ آمُت'' جوٗگی دِتُس جواب ''
ژٕ وُنۍ گُری چھِہ میٔنۍ۔ ژٕ ماگرَکھ کأنٛسہِ سوأریا؟ راتھ آو بادشاہ سُنٛد زِیُٹھ نیچوٗ ...
تہٕ ہیوٚتُن مےٚ اَکھ گرٕنٕک اجازت۔ مےٚ بنووتَس وٕٹسی پَل تِکیازِ تَس توٗگ نہٕ ...
سمجھاوُن یہِ زَن تٔمۍ اَتھ سوارِ دوران وُچھمُت اوس۔''

دوٚیم شہزادَن وُنُس حأرأنی سان ''اچھا۔ تہٕ تٔمۍ کیاہ اوس وُچھمُت؟''

پَتہٕ وُن جوٗگی أمِس وَعدٕ کرِتھ زِ ہَر گاسہٕ یہِ سمجھأوِتھ ہیکہِ زِ پَیہِ ہنٛزٕ لورِ کیاز
آسہٕ تمہٕ دژ أتی بنیمٕ یمہٕ سبزیہِ ژٹان آسہٕ تیٚلہِ بناوِسہٕ أمۍ سنٛدِس بأیس واپس تِژھے
یُتھ سہٕ گوڑٕ اوس۔''

شہزادَن وُنس ''ژےٚ کوٚرتھ یہِ بَڈٕ مُشکل سوال۔ بہٕ کتھٕ کٕنۍ ہیکہٕ تہٕ
سمجھأوِتھ یِنہٕ مےٚ زانٛہہ وُچھمُتے چھُ؟ تہٕ وُن ہرگاچون کانٛہہ خۄبصورت گرٕتھ ہیکن۔
بہٕ گژھہٕ تیٚلہِ تہٕ گرٕ اَتھ سَرگی تہٕ اِدِ دِمَے ژےٚ جواب۔''

لہٰذا کھوٚت سہٕ أکِس گُرِس تہٕ دژ اواَتہٕ۔ جنگل وأتِتھ وُچھ أمۍ اَکھ تازٕ
زامُت وُژھا تہٕ موجی أمِس دود ژٕ ہان۔ سہٕ رُوٗ دیہِ عجیب نظارٕ وارِیہَس کالس اَتھ
مُدے گٔنٛڈِتھ وُچھان تہٕ پَتہٕ آو جوٗگس نِش واپس۔

''اچھا۔ کیاہ وُچھتھ ژےٚ'' أمۍ پاکبازَن پرٛژھُس۔

شہزادَن وُنُس ''جوگیا۔ مےٚ وُچھ اَکھ وُژھ ماجہِ دودچاوان۔''

جوٗگی پرٛژھُس ''تہٕ چھیا پتاہ تہٕ کیاہ گوو؟''

شہزادَن وۄنُس ''نہ''

''کیاہ!۔ژےٚ چھی ناپتاہ۔''

شہزادَن دِیُت نہٕ دُبارٕ جواب۔ اَمہِ پتہٕ دُیُت جوٗگی اُمس شرٛاپھ تہٕ سُہ بنیاو کنیٖ تھمب۔ یینہٕ دوہہٕ صُبحس آو تژیم شہزادٕ لیاُرک ییٚنہٕ جوٗگی اوس ٹھہرِتھ تہٕ گُری وُچھِتھ تنبلیاو سُہ تہٕ آو جوٗگِس نِش تہٕ پرٛژھنَس ژٕ کُس چھُکھ تہٕ تُمس کتھہٕ پاُٹھی میلیہ یم خوٗبصورت جانور۔ یِمن سوالَن گنہٕ ڈول دِتھ کوٗر اُمی ہرٕتی شخصن اُمس پتھ بیٚہنگ درخاس تہٕ گتھ باتھہِ دوران ییٚلہِ اُمس یہِ نتیاو زِ یہِ جوان تہٕ چھُ امی مُلکہٕ کِس بادشاہ سُند نیٚچو تہٕ پنٕہ نَمن دون بایَن چھُ ژھانڈنہٕ دراَمُت تہٕ تُمی وۄنُس اَدٕ زِ تِمن ستی کیاہ گُزریاو۔ برٛ ونٕہہ کُن وۄننس ''مگر۔ ہرگاہ ژےٚ یہِ وَنتھ ہیکَکھ زِ یِہِ ہرٛزن لوٗربن کیاز بنے دراُتی تہٕ وۄ ژھ کیاز اوس گاٗودود چاوان تیلہِ بناوکھ بہٕ یم واپس تتھی تتھ یم گوڈٕ اُسی۔''

شہزادَن وۄنُس 'شُکریہ۔ ہرگاہ ژےٚ تانی اَکھ گر دِہَن بہٕ گوٚھہٕ تہٕ یمہٕ پانہٕ یم عجیب چیز وُچھِتھ۔'' ''یقیناً'' جوٗگی وۄنُس ''گوٚھ ہَن اَکھ گر تہٕ یہِ وُچھِتھ مگر یاد تھاوِ زِ شامَس تانی واتی زِ واپس۔'' یتھہٕ کِنی ییٚلہِ شہزادٕ گرِس پیٹھ جنگل وۄت تُمی وُچھ اَکِس نفرس شانَن پیٹھ زِنی بور۔ تَس اوس نہٕ وُنہِ تمہِ ستی تسلاہ یہِ تُمی گوڈے سوٚمبرُمُت اوس تہٕ وَنتہِ اوس تہٕ ٹُلان یہِ بتھہِ اوسُس پیوان۔ شہزادٕ چھُ سوچان ''اَتھ کیاہ چھُ مطلب بہٕ کیاہ وَنہٕ جوٗگِس ییٚلہِ سُہ مےٚ سوال کرِ؟''

افسوٗس، یہِ شہزادٕ تہٕ ہیوٗ کنہٕ یہِ عجیب نظارٕ سمجھاوِتھ تہٕ اَدٕ کِنی آو اُمس تہٕ گنہٕ

تھمب بناونہٕ۔ بیٚیہٕ دوہہٕ صُبحاَے پیوٗ کاٗنسہٕ کوٚٹ ہیوٗ بوے وأتِتھ تہٕ گرٕن جوٗ
سلام تہٕ وۄننس ''جوگیا ژٕٔے ماگے میأنۍ ترٕ ے بأ ے نظرِ؟''

''آ۔ ژٕمۍ دِتُس جواب۔ وُچھ ہوٚ کیٛاہ چھِ تم سأری۔'' یہِ ونان ہووُنس
یمَن کنہٕ تھمبَن کُن۔ۓ بدلاٗو ییمَن شکلے تِکیٛا زِ یمَو ہیوٚ کنہٕ تہٕ سمجھاوِتھ یہِ کینژھا یمَو
جنگلس منٛز وُچھ۔ وۄں گووٕ ہیٚکھ یم بیٚیہٕ پننہٕ پرٛانہٕ شکلہِ منٛز أنِتھ ہرگاہ ژٕ ے یُن
کتھَن وضاحت کرَکھ۔'' امہِ پتہٕ وۄننس تہِ یہِ ہموشہزادوٕ وُچھمُت اوس۔

شہزادَن وۄنُس ''ٕبہٕ کرٕ کوٗشِش، ہرگاہ ژٕ ے پژُن اَکھ کرٕ دِتھ ہیٚکہٕ ہَن۔
گژھہٕ گرٕس پیٛٹھ جنگل تہٕ پانہٕ یمہٕ وُچھِتھ'' اَمِس میوٗل اجازت تہٕ شہزادٕ دژاو۔ جنگل
وأتِتھ وُچھ أمۍ اَکھ تلاو ییٚمہِ منٛز آب اوس نیران تہٕ اوس باقٕے تلاوَن برنہٕ یوان۔
یوٚت تانۍ زِ بوٚڈ تلاو خأ لی سپُد تِکیٛا زِ سأ لِم آب اوس یمَن لوکٹیٚن تلاوَن برَنہٕ آمُت۔
ییٚلہِ سُہ شامَس واپس وۄت ژٕمۍ وۄن جوٗگس یہِ کینژھا أمۍ وُچھمُت اوس تہٕ
کوٚرُن اعتراف زِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ وضاحت کرِتھ۔ لہٰذا آوسُتہٕ أکِس گنہٕ تھمبس منٛز
بدلاونہٕ۔

ییٚلہِ وۄنۍ بادشاہَن زون زِ ژٕمۍ ہِندۍ نیٚچو منٛز یوٗ زنہٕ أکۍ ہشرٕ تہٕ واریاہ
دوہَن کتھاتَس گووشگ زِ تمَن ماچھُ کانہہ بناوَتھ آمُت تہٕ دژاو تمَن ژھانڈنہٕ۔ پکان
پکان ووت سُہ جوٗگس کنِ تہٕ وۄننَس ''جوگیا۔ ژٕ ے ماوُچھتھکھ یاوُ زٕتھ کینٛہہ میأنۍ
ژوٗن نیٚچو بن ہُند؟''

جوٗگرٕ ہووُس ژورَن گنہٕ تھمبَن کُن۔

حأران گژھتھ وۄنس بادشاہَن ''کیاہ! ژٕ ماچھکھ یہِ وَنُن یژھان زِ تٔمن چھےٚ کٔنہ بنیمژٕ۔''

جۄگی دِیُتس جواب ''ہوٚ کیاہ چھِ تٔم۔ مےٚ کٔری تٔم وٕنسی تِکیاز ِیمو ہیوٚ کٔنہ تٔمن کتھن ہُنٛد معنےٚ وُنتھ یہِ کینژٕ ہایمو جنگلہٕ وُچھ۔ وۄں گۄویم ہکَن واپس پننہٕ صوٗرژٕ منز یتھ ہرگاہ ژٕ تہنٛدِ بدلہٕ یِمَن کتھَن وضاحت کَرکھ۔ ہرگاہ ژٕ جنگل گوٗھن یژھکھ ژٕ ہکبہٕ ہَن میوٗن اَکھ گرانتھ۔''

بادشاہَن وۄنُس ''نہ۔ شکریہ۔ مگر ہرگاہ ژٕ مےٚ یہِ وَنکھ زِ میأنِن نچوٚ بن کیاہ مَسلہٕ آےٚ درپیش ئہ کرِ تٔمَن ہنٛز اصلیت وَنٛنچ کوٗشش، پَتہٕ وۄنُس جۄگی ''بڈٕ ہوی شہزادٕن وُچھ اَکھ سبزی واریتھ پزٕ بتھ لنٛدٕ ترٛتھ پےٚ اَس دِتھ زِ کانٛہہ ہیکہٕ ہےٚ نہٕ اور اَژِتھ مگر پَتہٕ بنیہٕ پَیہٕ ہنٛزٕ لوٗرِ درٛ اَتی تہٕ لَجہٕ سبزی ژٕٹنہٕ۔''

بادشاہن وۄنُس درجواب ''یہِ چھُ اَکس انسانہٕ سُنٛد تصوٗر یَس کینٛہہ روپیہِ حوالہٕ چھےٚ کَرنہٕ آمژٕ تہٕ یام یِمَن ہُنٛد مالِک یِم واپس منگان چھُ نہ چھُ یِم روپیہِ خرچان یا ژوٗ رِتھاوان۔ یتھنہٕ مأ لِک یِمَن واپس ہیکہٕ نتھ۔''

تِتھےٚ یِم لفظ بادشاہَن وُنی بوٚ ڈہیوٚ شہزادٕ سۄد ظاہر۔ تَس بٔزٕ وٕنہہ گۄو استادٕ تہٕ برابر پأٹھی زِنٛدٕ۔

جۄگی وۄنُس ''دۄیم شہزادٕن وُچھ وۄ ژھ گاوٕ دودٕ چاوان۔''

''عجیب زِ تَس پیٖیِہ نہٕ سوٗ زنانہٕ ژٕبتس یوسہٕ کورِ ہنٛدِس زٕ ہِنٛز مِتِس پٕٹھ چھےٚ پلان'' بادشاہَن وۄنٛنس تہٕ یہِ وُنتھ گۄو دۄیم شہزادٕ تَس بٔزٕ وٕنہہ کٔنہٕ استادٕ۔

"ترٚیم شہزادَن وُچھ نفرس أکِس شانَن پیٹھ زِنی بور۔ مگر سُہ بیلِہ پکان ا
تہٕ بُتھِ أسِس بیہِ کانٛہہ ہٹا پہٕوان سُہ اوس تتھ ٹُلان تہٕ پتَن بور گوٚبران۔" ج
وۄنُس۔

اِنسانس چھُ تمَن نفرن ہُند خیال یِوان یم نہٕ زہنی پننہٕ آسنہٕ ستی مطمئن چھ
بلکہِ چھِ پرٛ بتھ کانٛہہ دۄہ مہری تہٕ جمع کران روزان یوسہٕ تمَن میلان چھے۔" بادشاہن
وۄنُس تہٕ یام تُم کریہِ وۄن تہٕ ترٚیم شہزادِ آو پننہِ صوٗرِ ژمنز تہٕ سپُد تَس برٛ وۄنٛہہ گنہٕ استاد۔
"چانٛنی کأنسہٕ کُٹ شہزادَن وُچھا اکھ تلاو یتھی پتَن آب بیہِ شے تلاو برُنہٕ خالی
خأنی کوٚر" جوٚگی وۄنُس۔

"یہِ گوو برابر دُنیا۔ اَکھ شخصا چھُ بیٚین پیٹھ سوٗرے کینٛہہ خرچتھ پانہٕ سوران تہٕ
تَس کیاہ معاوضہ چھُ میلان" یام بادشاہَن وۄن تہٕ کأنسہٕ کوٚٹ ہیوٗ شہزادِ اوس تَس
برٛ وۄنٛہہ گنہٕ استادِ۔

خوش تہٕ خوشحٲلی پأٹھی آو پتہٕ بادشاہ تہٕ تُمی سندی ژور نیچوی محل خانہٕ واپَس۔ امہ
پتہٕ کہِ کٲلی دِژ بادشاہَن پننہِ مُلکُچ حکوٗمت پننہٕ نبن نیچوٚبن تہٕ پانہٕ لوٚگ اللہ ہتھ مذہبی
زندگی گُذارنہٕ۔

(رأوی: مُکُند بایو۔ سوٚتھ سرینگر۔ تیمی یہِ أکِس مُسلمانس نِشہٕ بوٗز)

☆☆

بہادُر شہزٲدۍ

یِم ٲسۍ زٕ بٔڑۍ تہٕ امیر بادشاہٕ ۔کس اوس اَکھ سبٕٹھے خوٗبصورت نیٛچوٗ تہٕ بیٛنِس سارِوٕے کھوتہٕ مأرۍ منٛز کوٗر۔ یِم دوٗشوٗے یعنے شہزادٕ تہٕ شہزٲدۍ ٲسۍ ییٛتھرس لایق ییٛمہٕ ۔کنہٕ یِمن بادشاہ پٕز بتھ طرفہٕ منأسب رشتہٕ ژھانڈان ٲسۍ۔ یہِ اوس قسمت ہے گرُن زِ اکہِ دوہہٕ سمکھی یِمَن دوِن بادشاہَن ہٕنٛدۍ پَے پأغام اَنٛن وألۍ تہٕ پانہٕ وأنٛز گتھ باتھِ منٛز وۄن دوشوٕیوٗ اَکھ أ۔کس پٔننہٕ اَمہِ سفرُک مقصد۔ تِم سپدۍ یہِ زأنِتھ سبٕٹھاہ حأران تہِ تہٕ ستی خوش تہٕ ییٛلہِ تِمَو یہِ بوٗز دوشوٗے ٲسۍ اَکے غرضہٕ دراٖمتۍ۔ دوشوٗے بادشاہ ٲسۍ دُنیاہَس منٛز اَکی پایکٕ تہٕ شہزادٕ تہٕ شہزٲدۍ ٲسۍ ہرلحاظہٕ اَکھأ ۔کس لایق۔

بادشاہو ییٛلہِ پَننہٕ نٮ۪ن یِمَن پَے پأغام اَنٛن والٮ۪ن نِشہِ یہِ گتھ بوٗز تہٕ تِمَو تُچ وٕلۍ وٕلۍ پانہٕ وأنٛز گَتھ تہٕ تتھہٕ پأٹھۍ سَپُد کھاندر طے۔ دوہ آے گنٛڈنہٕ تہٕ مہرازٕ گوو مہرِنہِ ہٕنٛدِس مأنٛلۍ سُنٛد گرٕ روانہٕ ۔ ابتدأیی طوراورٕ یوٗسہٕ گرٛھنہٕ تہٕ باقے تیأر یوٗہَتہٕ سَپُد کھاندر تہٕ پٕز بتھ کانٛہہ چیز سَپُد زبرپأٹھۍ۔

مگر أتھی منٛز پھوٗج اَکھ زلزلہٕ۔ ژکہِ ماچھا خوٗشی ژٕرِس کالس پوٗشان۔

اِنسان ییلہِ اَتھ تھپھ دِتھ رَٹن چھُ یژھان یہِ چھےٚ غاًب سپدان تہٕ موچھہِ منٛز چھس ژھاپی یأ ژیوان۔ افسوس۔ شہزادِ یام مہرِ نی ہتھ واپس اوس پکان سُہ رکیاوأ کس باغس منٛز یوٚت پرٕی یہِ ٹژ گرِتھ سأنس آسہٕ یوان۔ یمے پییہِ راتھ کیٚتھ اوروأتھ تہٕ یمو ییٚلہِ شہزادٕ وُچھ تمن گوو سُہ تیوٚت خوش زِ تمو کوٚر اِرادٕ زِیہِ بناوون پنٛن۔ اَمہِ کنِ کوٚر ہَس تیٚتھ جوداز تَس پییہِ موٕتی ہش گوٚب ہنٛدر۔ دوٚیمہِ دوہہ صُبحس کرے یہِ شہزادِ تہٕ باقیو تَس ہنٛد رِوُز ناوٕنچ سخت کوٚشش مگر سُہ سَپُد نہٕ ہشار۔ تمو سوٚنچ زِیہِ چھُ موٗدمت تہٕ اِ کنِ ووٗ دُکھ تہٕ سبھٹھاہ ماتم کوٚرُکھ۔ تکیازِ تمی سُند روٗح ییٚلہِ جسمہِ نِشہِ جُدا سپُد تمس ستی ہکہِ ہَن نہٕ ووٗنی تم زانہِ گتھ تہٕ گرِتھ۔ یہِ اوس اَکھ سبھٹھاہ کرٕوٹھ وقت۔ اُتھی منٛز آے سو دبرٕ ورتہٕ بودِ برٕ ورتہٕ بیٚٹھی تَتھ کُلس پیٚٹھ یُس یمن ماتم دارَن نکھے اوس تہٕ لاجکھ پانہٕ وأنی گتھہٕ گرنہٕ۔

سو دبرأری ووٗنُس ''شہزادِ گژھِہ نہٕ دفناونہٕ یُن۔''

''کیازِ؟'' بودِ برأری ووٗنُس۔

''تکیازِ یہِ چھُنہٕ موٗمت۔'' سو دبرأری ووٗنُس ''شاید پییہِ یہِ کینٛہہ دوٗہ حبسہٕ۔''

یہنٛدی یِم لفظ پے شہزادِ ہنٛدِس کنٛس منٛز زنتہٕ امرت (مانٛچھ) تہٕ اَمہِ دِیٚت فورن حُکم زِ لاشہٕ ستی گوھِہ نہٕ کینٛہہ کرنہٕ یُن تہٕ تتھی کنِ تہٕ یتھ جایہِ چھےٚ تتی گوھِہ تیتھے پأٹھی تھاونہٕ ینٛی تہٕ پتہٕ کوٚر نگھ وعدٕ زِ یُہ وَنو پتہٕ زِمےٚ کیازِ دِیُت یہِ حُکم۔

لہٰذا آو شہزادِ باغہٕ ہے منٛز تھاونہٕ تہٕ لوٗکھ گےٚ پنٛن پنٛنہٕ نٛبن گرَن۔ دوکھہٕ ہَر

میہرِ نی تہٕ تِہندی ستی وٲلی اکہِ طرفہٕ تہٕ شہزادٕ سِندِ طرفکی دوٕیمہِ وَتہِ۔ یِیلہِ بادشاہ تہٕ ملکہ پَنہٕ نِس زامترِ ی سِندِ اَمہِ ستم زدٕ تقدیر کہِ بناوتھک بوٗزِ تِمَن سپُد سٮ۪ٹھاہے دوکھ۔ بچاٗر شہزاٗدِ اُس دوہَس راتس ودان تہٕ تِمس اوسنہٕ کانٛہہ سکوٗنا۔ پزٕ بتھ لگِہٕ اُس سوخانہٕ دار سِندِس ینس پزراران مگر سُہ آونہٕ۔ اُخرس تہٕ ہیچ نہٕ سو یہِ دوکھ وٕتر تھ تہٕ اَمہِ کنٛز لاٮ۪جن ماٗلِس زاٗری کَرٕ نی یِتھ سُہ تِمس کینژَس کالس محل خانہٕ نیٚبر گوھنُک اجازت دِیہِ ہے تہٕ سوتیاٗری گژھِہ ہے ییاٗری سو نیرُن ییٚژھِہ ہے۔ بادشاہ اوس نہٕ تَس یہِ اجازت دِنٕ یژھان مگر وارٕ وارٕ نرمیاو تَس وزیرَن ہِندِس وَنِس پٮ۪ٹھ دِل تِکیاٚزِ تِمَن اوس باسان زِ ہرگاہ نہٕ شہزادِ ہِنٛز یہِ خاہش مانہٕ پیہِ سو ماڈلِہِ ہوشو۔ شہزاٗدِ رٕوزِ بجہِ وَتہِ اورٕ یور پھیران تہٕ پَنہٕ نِس قِسمتس پٮ۪ٹھ ماتم کران۔ ''توہہِ ما وُچھون شہزادٕ؟ ہے توہہِ ما وُچھون شہزادٕ؟'' تَس یُس تہٕ سمکھان اوس سو اُس یِی پرٛژھان۔ یِتھٕ کنٛز گزرے کینٛہہ دوہ تہٕ کانٛسہِ اُکی ہیوٚک نہٕ تَس اَتھ پریشانٕی لَد پرٛژھ گاٗر جواب دِتھ۔ اُخرس سمکھ تَس اَکھ بزرگ شخصاہ تہٕ تِمہٕ پرٛژھنَس ''ژٕ نے ماوُچھتھَن شہزادٕ؟''

بزرگ وُنُٹھس درجواب ''بٕہ دراس اکہِ باغہٕ کنٛز تہٕ اَتہِ وُچھم اَکھ خوٗبصورت نوجوان پُتھرِس پٮ۪ٹھ شوٗنگِتھ۔ بٕہ گوس حاٗران زِ سُہ کیاٚزِ اوس اَتھ جایہِ شوٗنگِتھ توَے رُکیوس۔ خبر ژٕ کرکھا پژھ کینژٕ ومنٹو پتہٕ وُچھ مے کینٛہہ پرٕی یہِ ہشہِ اور یوان تِمو تھووہَس گلس تَل عاصہٕ تہٕ سُہ وۄتھ تہٕ کرِ بِن تِمَن ستی کتھہٕ۔ پتہٕ تُل تِمو یہِ عاصہٕ تہٕ تھووُکھ تِمی سِندِ بِن کھورَن تَل تہٕ اُتھی ستی پیٚیہ نوجوانس نیٚیہ نِنٛدرٕ۔ مے وُچھ یہِ تہٕ سپُدُس حاٗران زِ یہِ کیاہ عجیب نظاراہ یکہِ اُستھ۔''

حأرانی سان وۄنُس شہزادِ ''یہِ چھےٚ دلچسپ کتھا۔ ژ ہیکہٕ کھامےٚ سہٕ بارٕ غِہ اُوتھ
ییٚتہٕ سہٕ نوجوان شۄنگتھ چھُ۔''

بزرگ شخصَن وۄنُس ''آ'' تہٕ امی وِزِ ئیِن سوا اَتھ ناسہٕ تڑاس جایہِ کُن۔

اۄت وأتِتھ وُچھ تِمو شہزادِ سُند جسم پتھرِس پیٹھ دراز دِتھ تہٕ بظأہر مۄمت۔

شہزادِ تُل ڈُلی ڈُلی سہٕ عاصہٕ یُس تَس کھورن تَل اوس تہٕ تھوونُس گلَس تَل۔ یتھہٕ کِنہٕ

زَن بزرگ شخصَن وۄنمت اوسُس۔ شہزادِ گو وہُشار تہٕ رۄٚد وہِتھ۔

تِمی وۄن شہزادِ ''ژ کوسہٕ چھکھ؟''

تِمہِ وۄنُس ''بہٕ چھس چانٛی آشنہٕ۔ ژ زانکھ نامےٚ؟''

تورِ پرٛژھنَس اَمی ''ژ ٚکتھہٕ کنہٕ وأتِژ کھ یور؟''

''ہمس بُزرگ اِنسانہٕ سندِ کنہٕ'' پَنہٕ نِس اَمِس وَتہٕ باوِکس کُن اِشارٕ کران

یُس کھوژنہٕ کنہٕ ہنا دۄر رپہَن رۄٚزِتھ اوس وۄنَس اَمہِ۔

''ووتھ تہٕ پکھ۔ وۄتھ نیر یتِمہِ خوفناک جایہِ مےٚ ہتہٕ ژٕلتھ۔''

تِمی وۄنُس ''افسوس، بہٕ ہیکہٕ نہٕ تہٕ کرِتھ۔ تِکیازِ پرٛی ین لگہِ جلدٕے میانہٕ

ییٚتہٕ نہٕ آسنک پَے تہٕ مےٚ پتَے یتھ ژھنَن مےٚ مأرِتھ۔ وائے! اگر ژےٚ میۄن محبت چھی

تیٚلہِ تھاویہ عاصہٕ مےٚ کھورَن تَل تہٕ نیر۔

تِمہِ وۄنُس ''ہرگز نہٕ۔''

''اَچھا تیٚلہِ روز ڈُلی ڈُلی ہُتھ کُلی دورِ منز ژورِ تِکیازِ ژ چھکھ نہٕ ییٚتہٕ ووٚنہٕ

محفوظ۔''

پٔری یہِ ہیکَن کٔنہِ تہِ وَقتہٕ یورواٚتتھ۔"

شہزادِ کوٚریٖ تہٕ تِتھے سوپنہٕ ژھیپن جایہِ واٚژ تِتھے پیٚیہٕ پٔری یہِ واٚتتھ۔

"اوٚہ۔ بیٚیتہٕ کیٛاہ یہِ مُشکایِو ان" اکہِ ووٚن۔

بیٚیہٕ ووٚنُس "یوٚت چھُ کُس تانٛ اِنسان آمُت۔"

اَتھ پیٚٹھ ووٚڑھہٕ یِمَو منٛزٕ ژ ترٛے تہٕ وڈٕلیہِ یہِ وُچھنہِ زِ اوٚت کُس اجنبی اوس

تہنٛزِ اَتھ جایہِ آمُت مگر تِمَو لوٚب نہٕ کہنٛی۔ پَتہٕ کوٚر تِمَو شہزادِ ہُشار تہٕ پرٛژھہَس زِ ژٕ ترٛے ما

چھی پتاہ زِ یورٕ کُن کُس انسان اوس آمُت۔ سیٚزٕ رے کتھا چھےٚ زِ تِمی ووٚن تِمَن "نہ"

"مگر اَسہِ چھُ یقین زِ بیٚیتہٕ چھُ نکھے کانٛہہ" تِمو ووٚنُس "تِکیازِ بیٚیتہٕ چھےٚ آدٕم

بوے یِوان۔ خاٚرٲسی نیر ویٚیتہٕ پگہہ تہٕ گژھو بدل جایہِ۔"

دوٚیمہِ دوہہ صُبحٲے لوٚب پٔری یوٲ کھ سبٹھاہ بوٚڈ باغ تہٕ یہِ زاٚنتھ زِ اوٚت

ہیکہِ نہٕ کانٛہہ آدم زاد واٚتتھ بنوو تِمَو یہوے پَنُن ٹھکانہٕ۔ یام تِمہٕ اَتہِ نبر آسہٕ اَتھ

دوران کوٚر شہزادن شہزادِ آلو تہٕ ووٚننس "میٲنٛ آشنٛی۔ ژٕ کیٛاہ گرٕکھ ووٚنٛ؟ تِم نِنٛ مےٚ

بیٚیس جایہِ یوٚت نہٕ ژٕ واٚتتھ ہیکَکھ تہٕ بٕہ ہیکتھ نہٕ ژٕزٕ ہٕنٛزٕ تہٕ وُچھتھ۔ وائے"

بہادر شہزادِ ووٚنُس "تہِ بَنہِ نہٕ۔ ٹھٔہر بٕہ سوٚ مرٛے کینٛہہ پوٚش۔" اُمس اکہِ

خاص قسمہٕ کِمن پوشن ہُنٛد گوٚنٛد دِوان ووٚننس "رَٹھ ژٕ چھکراٚوی زِیم۔ اَمہِ ستی ہیکہِ

مےٚ چون پَے میلتھ۔"

شہزادن رٔٹی پوٚش تہٕ تھاٚوِن پَنہٕ نٮ۪ن پلوٚن منٛزٕ ژوٗرِ تہٕ شہزادِنۍ دوتہٕ روٗزٕ گلہ

دورِ منٛزٕ۔

اَمہِ پَتہٕ کِمے کاڈِ آیہِ پرٕ ییہِ تہٕ ہووُکھ اُمِس اِشارٕ زِ ژٕ پکھ اَسہِ پَتہٕ پَتہٕ۔ شہزادٕ رٕوٗ دیکان تہٕ سُہ رٕوٗ دوَتہِ پوشاپوشاژ اوان۔ بییہِ دوہہٕ دژ لیہِ شہزادٕ دِ حبسہٕ سان تمے تمے وَتہِ یوٚت تانی سو اَکِس سبٹھاہ بجہِ عمارژ نِشہِ واُژیُس شاہی محل ہیوٗ اوس باسان۔ یہِ اوس اَکِس دیوٕ سِنز روزَن جاے تیمی یمہٕ پرٕ ییہِ ساری جاۂ دِ ہیچھناوِمُژ آسہٕ۔ کُنہِ تہٕ چیزَس کھوژنہٕ ورأے ژایہِ شہزادٕ دِ اَتھ عمارژ منز تہٕ اَندرٕ آونہٕ تس کانہہ تہِ لبنہٕ سو ہیٹھ پتھرٕ کنہِ اَکِس جایہِ تہٕ کوٚڈُن تھکھ۔

اکہِ گاٹہِ آو دیو۔ شہزادُ چھِتھ باسیاوَس تَس زِیہِ چھے تسنز کوٗریوسہٕ بے گُمتاز دیوَن حالے زورزبردستی سِتی نیمٕژ اُس۔ تُمِس کُن ہکہٕ گرٕ ھان وژن تُمی حارانگی سان ''میانی گوٚبری۔ ژٕ کتھہِ آیکھ واپس؟ ژٕ کتھہٕ کنی ژٕ جکھ تُمِس خبیثَس نِشہِ؟''

شہزادِ ترٕ ئی ئی حالات فِکرِ تہٕ وژنس ''آ۔ مے بنووُی سِندیو بنجومنز ژلنک منصوٗبہٕ ییلہِ تَس نِنڈر اُس۔''

تُمی وژنس ''میانی گوٚبری! سانی کوٗر''

کینژَس کالَس روز شہزادٕ دِ دیو سِندِس مکانَس منز تہٕ سو باسے یہِ تَس تہٕ سارِنے پرٕ یَن تسنزٕ ے کوٗر۔ یہِ کینژ ھاسو ییژھ ہے تہٕ کرُنک اوس تَس پوٗرٕ اختیار تہٕ کُن تہٕ گرٕ ھنَس اوس نہٕ تَس کانہہ ٹھاکھ۔ سو روز اشتیاقہٕ سان ہنَس استدعا کران تہٕ تُمی ہیچھناوسو کینہہ جاۂ دِ ژھل۔ کانہہ انسان کتھہٕ پاٹھی ہکون مارِتھ تہٕ پَتہٕ دُبارٕ زِنٕدٕ کرِتھ، کانہہ ژوٗرِ تھاونہٕ آمُت چیز کتھہٕ کنی ہکون لبِتھ تہٕ تِتھے کنی بیہٕ کینہہ (ژھل)۔

پَنٕہ نبو غاڑ معموٗلی طاقتو۔ کِنٕ توٚر شہزادِ اکہ دوہہ یہِ فِکرِ زِ تَسُند خانہٕ دار چھُ
أکِس گنہٕ دوٗرس منٛز ژوٗر رِتھاونہٕ آمُت یُس أکِس پٕرٕ ی یہِ کنٕس اوسُلا گتھ۔
یہِ گنہٕ دوٗر سبٹھاہ خوش گرٛھنک دِیت تَمہِ باس تہٕ ووٗنُن پٕرٕ ی یہ زِیہ دِمے۔
پٕرٕ ی یہِ کوٚرُس انکار مگر چھیکرَس سوچُن زِ پَنٕہ نِس ووستادٕ سٕنز کوٗر ما گوھم
ناراض تہٕ توٚے دِتُن تَس یہِ یَتھ شرطس پیٹھ زِ پگہہ دِی زِم یہِ واپس۔ شہزادِ کوٚرُس
وعدٕ۔ یام سو پٕرٕ ی نظرو ڈٔج تہٕ شہزادِ کوٚ ڈ اَمہِ منٛز پَنٕن خانہٕ دار۔
شہزادَن یِیلِہ تَس تہٕ أندی پٔکی سبٹھاہ حارانی سان نظرا کٔر تمہِ پرٕ ژھس
"میانہِ مدن وارِ مے چھُکھا زانان؟ ژٕ زانگھ نامے۔ بہٕ چھس چانٛیٔ آشنٕ۔ چانہِ خاطرٕ
دژ ایَس بہٕ مالٕی ہِنٛدِ گرٕ۔ چانہِ موکھہِ بوٚ رنہٕ مے یَتھ باغس منٛز ییٚنس تہٕ ژٕے پَتہٕ پَتہٕ
دِیوٕ ہِنٛدِس مکانس منٛز اژنس تہِ کانٛہہ ولیہ۔ چانہِ خاطرٕ کٔرمے تِمٕ ہِنٛدی ماہ تہٕ میٹھی تہٕ
لول بَرُن برداشت۔ ژٕ چھُکھ نامے پرٕ زناوان؟"
پَتہٕ آو شہزادِ حبسَن منٛز تہٕ پرٕ زناوُن سو تہٕ خوٗشی کِنٕ آس اوٗش۔
تَمہِ ووٚنُس "پگھ پگھ ووٗنی۔ بہٕ وَنٕے ژٕے اَمہِ کیاہ پزٕ گرٕن۔ دوٚس تہٕ تہٕ
یٔمن باقے سارِنے چھُ بہتھ زِ بہٕ چھس أمی ہٕنٛز کوٗ رسہٕ زور زبردستی گرٕتھ بٕے أکرٕ
ہُرٕ أس۔ بہٕ نٕمتھ ژٕ أمس نِش تہٕ وَنس زِ بہٕ یِیلِہ دوٚس نِشہِ ژلان أسس تہٕ مے
سمکھُکھ ژٕ۔ چون حُسن ڈیشتھ روٗدُم نہٕ پانس تام تہٕ کوٚرُم ژٕے ہٕتی کھاندر۔ اکھے
وَنہٕ بہٕ أمس چانہِ شاہی ٹھکانٕک تہٕ تہِ کرِس زار پار زِ سُہ گرٕن یہِ رشتہٕ قبوٗل۔ سُہ
گژھِہ یہِ بوٗزِتھ سبٹھاہ خوش۔ ژٕ مہ کھوژ پگھ تہٕ وُچھ۔"

شہزأدی سپز نہٕ مایوٗس۔ دیو گوٚو پننہِ کورِ ہنٛدِ رٕتہِ طالعٕک بوٗزِتھ سیٹھاہ خوش
کوٗرُن اَتھ سلسلس منٛز اَکھ بوٚڑ سال۔ یتھ منٛز تٔمۍ پرٕ ی یہِ قبیلکۍ سأری بُلاوی۔
کینژَن ہفتَن روٗد شہزادٕ تہٕ شہزأدی دیوس نِش تہٕ قدرتی بأو پتہٕ شہزادَن گر
گژھنٕچ زبردست خاہش تہٕ شہزادِ تہِ یوٚژھ تَس ستۍ گژھُن۔ دیو اوس سیٹھاہ یژھان زِ
یِم گژھن مے ستۍ روزٕنۍ مگر تَس باسیاو نہٕ یِمَن اجازت دِنٕس اِنکار کرُن مُناسِب۔ لہٰذا
دِژ تٔمۍ یِمَن ڈالہِ ستۍ تہٕ یہِ وَنتھ کوٚرنکھ رخصت زِ یوٗت جلدٕ پلو تیوٗت لی زِ واپس۔
باقی چیزَن ستۍ ستۍ دِیُت تٔمۍ یِمَن اَکھ گُلی گوگُر یتھ منٛز بہتھ کانٛہہ نفر یوٚت گژھنٕچ
خاہش کرِ ہے سُہ واتہِ ہے تتھ جایہِ۔ یہو ے اوس شہزادِ تہٕ شہزادِ ہُنٛد مقصد تہٕ تِموٗ دۍ
ڈٔلی ڈٔلی موٗللی چیز تہٕ برِ کھ اَتھ منٛز تہٕ اَمہِ پتہٕ پننہٕ نِس ٹاٹھس دیوس تہٕ تِمن سارِنۍ
پٔرۍ یَن یِمہِ یہنٛدِس نیرنَس پیٹھ اَتہِ سمیٛمِ آسہٕ رخصت ہتھ بیٹھۍ یِم گُلی گوگرس منٛز تہٕ لگۍ
شہزادِ ہنٛدِس مأل ہنٛدِس محلہٕ خانس کُن ہوٗہَس منٛز ڈُوگرنہِ کیٛہہ کالی وأتۍ یِم اور۔
اَمہِ دوہہ تہٕ اَمہِ پتہٕ وارِیاہن دوہَن سپُد محل خانَس تہٕ شہرس منٛز زبردست
شادیانہٕ تِکیاز بادشاہ سنٛز کوٗر اَس واپس وأژمٕژ تہٕ شہزادِ یعنے تٔمۍ سُنٛد مأرکھ مؤنٛدخانہٕ دار
اوسنہٕ موٗدمُت بلکہِ اوس زِنٛدٕ تہٕ وارِ پأٹھۍ تِمس ستۍ۔

(راوی: مکند بابو، سوتھ سرینگر)

☆☆

ترٛےٚ شہزادٕ

دپان پرٛانہِ وَقتہٕ اوس أکھ بادشاہ یُس پننہِ علمہٕ، طاقتہٕ تہٕ بہادری خأطرٕ مانہٕ اوس یِوان۔ أمِس بادشاہَس أسی ترٛےٚ نیچوٗ یِمہٕ ہرلحاظہٕ أمِس بادشاہَس لایق أسی تکیازِ تِم أسی بہادر، چالاک، خوٗبصورت، داناتہٕ رِتی۔

أکہِ دوہہٕ گَر بادشاہَن یہِ خاہش زِ سُہ گَرِ ہے پانس پتہٕ تخت کَس وأرث سُند انتظام اَمہِ کِنۍ اناوِن پنٕنۍ وزیر بُلاوِتھ تہٕ موٗنکھ اَتھ متعلق مدد۔ تِمو وَون تِمن "نیوٗکھ یِم شہزادٕ تہٕ پوٗرٕ پاٹھی وُچھو کھ دأنشوٗکھ تہٕ یُس أکِس متعلق توٛہۍ منظوٗری دِیو سُہ گرٛٔن ئہ پانس پتہٕ تختس پیٹھ بیہنہٕ خأطرٕ مقرر۔"

کیٛنہہ دوہہ پتہٕ آے وزیر بادشاہَس نِشہِ پٔنُن جواب ہیتھ۔ یوٗ ڈوزیر اوس پہٕنُد ترجمان تہٕ ووٗننکھ۔ "پٔنُن جانشین مُقرر کرنہٕ ینِس متعلق گوٛھی زونہٕ اَسہِ ناراض تہٕ أسی کرٛو عرض۔

سون تجویز چھُ زِ شہزادن بن باپارٕ خأطرٕ نبر سوزنہٕ تہٕ سُے آسہِ تُہُند جانشین یُس یِمو منٛزٕ سارِوٕے کھوتہٕ زٕ ردولت سوٗمبرِتھ ہیکہِ۔"

باقے تمام وزیرونوٚ مروو پٔنُن گلہٕ یتھ زِ أتھ بارس متعلق سارِنے ہنٛز رائے

یِہے زانِنہٕ پییہ۔

بادشاہَن وۄن "چلویٖ کرُو۔" تہٕ فورَن باۆن پنٕنۍ مرضی شہزادَن۔

ییٚلہِ پزٕ بتھ کانٛہہ چیز تیار سپُد تہٕ ترٛے شہزادٕ سپدِ روانہٕ۔ تِم گے سارُ

سمندرس کُن تہٕ اَتہِ کھٔتۍ اَکِس جہازَس تہٕ وٕزاے گژھ تانۍ پرٛ مُلکس کُن۔ یانٛ

نِس مۄژلس واتۍ تہٕ اَتہِ پتھ وٕزاے بیٚون بیٚون۔ اَکھ وٕزاو بیپارِ بیاکھ ہپارِ

ترٛیشیم بیٚیہ لنٛدِ مگر اوٚرِ یور نیرنہٕ برٛونٛہہ کوٚر ییمو فٲصلہٕ زِ اکہِ خاس وقتہٕ پتہٕ واتِن

سٲری تتھی جایہِ دُبارٕ واپس ییٚنہٕ تہٕ پتہٕ ییم الگ الگ وٕزاے۔

زِٹھی ہوی زبأے وٕزاے تہٕ پنٕنہٕ پنٕنہٕ ٹنکہٕ ستۍ کوٚر کھ تجارت تہٕ سیٹھاہ دولت

گرِ کھ جمع مگر کانٛسہِ کوٚٹ ہیوٚ رۄد سۄدرٕ بُٹھس اوٚرِ یور پھیران گراہتہِ تہٕ گرایہٕ

ترٛاوان تکیا زِتِمس گوویٖ خوش۔

وۄنۍ ییٚلہِ سُہ سوچانٛی اوس زِ سُہ کیاہ کرِ پننہٕ ننن روٚپین تہٕ اَتھی موژ آوا

گوسانٛیا تہٕ رۄٚداکہ سے نِش ترٛ بن دوہن۔ اَمِس پاکباز شخصس یُس خأطرٕ تہٕ عزت

اَمۍ کوٚر تمہِ کِنۍ سپُد سُہ تیوٚت خوش زِ تِمۍ کوٚر اَمِس شہزادَس انعامہٕ دِنک قصد۔

"یہ چھُس چانہِ رزٕ تہٕ خدمژ خأطرٕ سیٹھاہ شُکر گزار" تِمۍ وۄنُس "ژٕ کیا

چھی ناو، ژٕ کتہِ پتھٕ چھُکھ آمُت تہٕ ژٕ ے کوٚت چھی گژھُن۔"

شہزادَن وۄنۍ تِمس بأنہ بأنہٕ پزٕ بتھ کانٛہہ گتھ۔

"مےٚ سمجھ" گوسانٛی وۄنُس "ژٕ روز ییٚتی۔ کُن دۄرٕ گوٚھ زہنہٕ تہٕ یوت تام

چانٛی بأے واپس پھیرَن توٚت تانۍ رۄزی زِ ییٚتی۔ ژٕ سوزُکھ پننۍ خدمت گار شہرٕ

تتہِ تیٚژ مکأے مُلی اَنن یوٚت ممکن سپد بکھ تہٕ یێلہِ تم یہِ یورواتناوَن تہٕ ژٕ اُسکھ زِدہٕ ہے
اَمہِ منٛزٕ ہَناہَنا سمندرس ترٛ اوان یوٚت تانٛی یہِ ختم سَپد۔ پَتہٕ پرأرکھ زِ تہٕ ژٕ لونکھ اَتھ سبٹھاہ سبٹھاہ معاوضہٕ۔'' یہِ وُنتھ کوٚرأمی پاکباز شخصَن اُمس دُعایہِ خأرلتہٕ وژاو۔

شہزادِ روٗدتی کران یہِ گوسأنی وُنُس۔ تٔمی اَنی سبٹھاہ مکأے تہٕ تھأوِن سو پَنہٕ نِس ٹھکانَس نِشہِ ذخیرٕ کٔرِتھ۔ سُہ روٗداکہٕ پَلہٕ شمن رٔٹَن پٔژ بتھ دوہہٕ اَمہِ منٛزٕ اَکھ اَکھ ہِصا سمندرس ترٛ اوان یوٚت تانٛی یہِ سارٕے ختم سپٔز۔ تٔمی سوٗچ زِ ''وُنی میلہِ مےٚ اَمیٚک بدلہٕ۔''

سُہ روٗد کینژَن دوہَن بڑٕ وومید ہٮ۪تھ پژاران مگر اَتِہ سپُد نہٕ کینٛہہ تہِ ظأہر۔ تٔمی وُن پانس سٟتیٖ ''اَمی گوسأنی دِیُت مےٚ دھوکہٕ۔ بہٕ گوس بُرباد۔ بہٕ کوٗتاہ بےوقوف اوُسس زِ مےٚ یوٗز اَمی سنٛز یہِ غلط گتھ؟ مےٚ کیٛاہ وَنہِ مول تہٕ بأے۔ یێلہِ تم بوزَن زِ مےٚ ژھنہِ پنٕنہِ سارے روپیہِ سمندرس؟ تم کوٗتاہ اَسن مےٚ! بہٕ ہکہٕ نہٕ زاہنٛہِ تہِ وُنی تمَن پٔنُن بُتھ ہأوِتھ۔ وائے مےٚ کیٛاہ گوو! مےٚ کیٛاہ کوٚر! بہٕ گژھہٕ وُنی دوٗرِمس مُلکس۔ کأنٛسی کُنتھ نیرٕ بہٕ یێمہِ شکَس پتھرِ منٛزٕ۔ مگر سُہ اوس جلدبأزی منٛز یہِ سورُے وُنتھ گوٚمُت۔ یێلہِ پٔژ بتھ کانٛہہ تیأری سپٔز تہٕ شہزادِ تہٕ تٔمی ہنٛدی سٟتیٖ وأنٛی نیرنَس تیار اُسکھ تہٕ کیٛاہتانٛی سپُد۔ یوسہٕ مکأے شہزادَن سمندرس چھٕژمٕژ اُس سو اُس اکہِ بجہِ گاڑِ کھٮ۪مٕژ تہٕ تِتھے شہزادِ سنٛزِ فراخدلی ہنٛز خبر سمندرس منٛز دوٗر دوٗر تانٛی وأژ۔ گاڑَن ہنٛدی کھٮ۪لین ہنٛدی کھٮ۪لی پےٚ اَتھ جایہِ وأتِتھ۔ گاڑَن ہُنٛد بادشاہ (مٔش) تہِ آو یمَن سٟتیٖ۔ چھکیرَس گوو اَتہِ اچانک یہِ چھکنُے بند۔

گاڑ بادشاہَن پرٛژھ زِ "یہِ کیٛاز سَپُد؟ اَسہِ اُس ہتٕی موشیٖو رتو پیٚٹھہ مکا
واتان مگر وٕنۍ میٚوٚل نہٕ کینٛہہ وُدوہو پیٚٹھہ اَسہِ کہنی۔ شہزادس میٚوٚلا اَسہِ یہِ مہربٲنی
خاطرِ انصافا۔"

سارِوے وۅنُس "نہ۔ اَسہِ میٚوٚل نہٕ اَتھ متعلق کانٛہہ حُکماہ۔"

"بوٚ زِ و تیٚلہِ حُکم" وۅنُکھ گاڑ بادشاہَن "فورَن گرٕھو تہٕ شہزادس
معاوضہٕ۔ پرٛ بتھ اَکھانٛۍ اَکھا اَکھ لال تہٕ سُہ دِیو اُمس۔"

سارے گاڑ دژایہِ تہٕ پرٛ بتھ کانٛسہِ تھووسوٚ درٕ بُٹھس پیٚٹھ تَتھ جایہِ نِکھہٕ اَکھا اَکھ
لال بیٚیہ تہٕ شہزادِ اِستادٕ رٕ زِتھ دوٕ کھ زَد پاٗٹھی سمندرس مُدّ ے گنٛڈِتھ اوس۔ سمندرس
شورِ شرٕ کِنۍ اور کُن توجہ گرٕھتھ پھیوٚ رشہزادِ تِمَن کُن تہٕ اَتہِ وُچھن سیکہِ پیٚٹھ لالن ہُند
بوٚ ڈ امبرا۔ "ہے بہٕ کوٚتاہ بد خصلت چھُس!" تِمۍ وۅن حأرانگی سان "مے کیٛاز میٚوٚل
یتھہٕ کِنۍ یہِ انعامہٕ؟ میٚانہِ پرٛ ھہِ بے پرٛ ھی، کتھہٕ شوٗبہ یہِ انعامہٕ۔" یہِ ونان دیُت تِمۍ فورا
حکم زِ اَتہِ نیرنچہِ سارے تیأریہِ گرٕھن بند پنہٕ گرنہٕ۔ تِمۍ وۅن "بہٕ روز یتیٚ یوٚت تام
میٚأنۍ بأے تِن۔ گرٕو بیٚیہ خمہٕ استادٕ۔" یتیٚس کالس بیٚیہ ٹھکانہٕ تیار کرنہٕ اوس یوان
تیٚتیٚس وتس رٕ دُسہ تہٕ تُنٛدرٕ نٹھ مُلازِم سُہ لالہٕ امبر وٹان تہٕ سوٚمبران یُس گاڑ
اوٚ نمت اوس۔

اُکی وۅن اُمس نفرس "خبردار۔ تھٕنہٕ یِیمہِ معاملچ کانٛہہ خبر شہرٕ کین بسکینن
کانٛسہِ بیٚیس تیٚتھس شخصس کِنَن گوٚھہِ یُس اَسہِ سمکھہِ تہٕ اکھٕتے پنہٕ اَتھ متعلق کینٛہہ
میٚانٛین بأین تہٕ وَنہٕ یہِ۔ بہٕ چھُسے ژٕ ے پیٚٹھ پرٛ ھ کران تہٕ ژٕ پھُٹر کھہ نہٕ میٚون

بھروسہٕ۔ ژٕتہٕ میٲنی باہٕتی ہتی بأج روزن نہٕ انعامہٕ پزٲونہٕ ورأے ہرگاہ توٚہۍ میٲنۍ حُکم عدوٗلی کٔرِونہٕ۔"

أمی شخصن کوٚرُس وعدٕ تہٕ أمہٕ پتہٕ پژ بتھ دوہہٕ یوٚت تانۍ شہزادٕ أتھ جایہٕ اوس توٚت تانۍ روٗزنہٕ پژ بتھ دوہہٕ گاڈن وفوٗرمکأے تژاونہٕ یوان۔

پَتَن یہٕ خزانہٕ ژھیپرأوِتھ تھاونہٕ خاطرٕ تھاونو یہٕ شہزادن گُھلو یرن منز۔ أمہٕ پتہٕ کیہٕ کالٕ دوت سہٕ دوہہٕ بیٚلہٕ تَس اَتہٕ نیرن اوس۔ یتھ زن سہٕ تتھ جایہٕ ولتہٕ ہیٚیتہٕ سہٕ مُقرر کرنہٕ آمتِس وقتس پیٹھ بایَن سمکھِہٕ ہے۔ سہٕ اوس أتھ نسبت وتک تیتھ پابندٕ زِ سہٕ دوت باہٕتی دوٚن شہزادن ہنٛدِ نشہٕ أکھ زٕ دوہہٕ بروٚنہہٕ أتھ جایہٕ۔

"یہٕ گوٚو قسمت" أکھأ رٕکس سمکھتھ دوٚن پانہٕ وأنۍ یمو۔

زِٹھی ہوٚی شہزادن دوٚن "بہٕ روٗدُس کپرُک باپار کران تہٕ نژوٚنُم یوٚتاہ" تمہٕ دوٚن سبٹھاہ بارٕ رقم۔

باہٕتی دوٚیوو دوٚنُس خوش گژھتھ "سبٹھاہ جان"۔

دوٚیم شہزادن دوٚن "بہٕ روٗدُس ساہوکاری کران تہٕ بپٲرٕ دولت کٔرم جمع" تُمہٕ کرتہٕ دوٚن سبٹھاہ بارٕ رقم باقیو دوٚیو دوٚنُس "سبٹھاہ زبر"

پتہٕ دوٚن لوٕکٹ ہوٚی بأے "بایو، توٚہۍ وُچھومیوٚن قسمت، تُمہٕ ہوو کینژن لوٚبر گُٹھن کُن۔

"ہے ہے" باہٕتی دوٚیو بایو دِژ کرِکھ "ژےٚ کیاز کوٚرتھ یتھ موٗگرتہٕ بے فائیدٕ باپار۔"

جلدٕ ے کۆر یمٕو اَکھ جہازٕ تہٕ ترٛ ے شہزادٕ درٛاے پنٕنین خدمت گارَن…
ہیتھ اَتھ جہازَس منٛز پنٕنِس مُلکَس کُن۔ اَتھی منٛز اوس جہازَس منٛز زیٚن زالٕک…
سبٹھاہ ناقص انتظام کرنہٕ آمُت۔ وُنہِ اوسنہٕ تِمو اَتھ جہازَس منٛز نصف سفر تہٕ…
کۆرمُت زِ یہِ سبٹھےٚ ضروٗری چیز ہیوٚتُن موکلُن۔ اَمہِ پتہٕ آے زِٹھی شہزادٕ تہٕ جہاز راں…
کأنسہٕ کُٹِس شہزادَس نِش تہٕ لوگہس زارٕ پارٕ کرُن یِتھ تِمن سُہ کینٛہہ لوبَر ڈیرٕ زالنٕس…
اجازت دِیہِ ہے تہٕ وعدٕ کۆرہس زِ تِتھے زمینس پیٹھ وَسَن تہٕ تِم گرَن تِمس قیمت ادا۔
کأنسہٕ کُٹ شہزادَن کۆرنگھ اقرار تہٕ دۄیمہِ دوہہٕ صُبحس کیُتھ دِیتنگھ اَمہِ منٛز…
لال نبر کڈِتھ تیوٗتا یِتھ یہِ باقے نصف سفرس دوران ٹھیک پأٹھی پوشہِ ہے تتھ کٕنہ…
ووت کینزِ کألی جہازٕ پنٕنِس منٛزلَس تہٕ یِم شأہی مُسأفِر ۄتھی جہازٕ منٛزٕ۔ ڈلی ڈلی دراے
تِم مأ لی ہِنٛدِس محل خانس کُن تہٕ تِہنٛدِ واتنہٕ پتہٕ بییہِ دوہہٕ بُلأوی تِمو سأری لۄکھ یِتھ زِ…
تِحنٛک نۆو وأرِث مقرر سپدِ نٕک تِم نظارٕ کرہَن۔

اَمہِ کٕنۍ سمیا واتہِ لۄکہٕ ارساتھا۔ تمام وزیرَن ستی بیوٗٹھ بادشاہ دربارَس منٛز تہٕ
پرٛ بتھ انٛدٕ أسی لۄکہٕ ہجوٗم۔ پتہٕ آے شہزادٕ بادشاہَس تہٕ لۄکن برٛ ۄنٛہہ کُن بلاونہٕ یِتھ زِ
تِم پننٕ دولت ہاوٕ ہَن تہٕ بییہِ پننٕ تجربہ باوٕ ہَن۔ گوڈنیتھ آو زیٹھ ہیوٗ شہزادٕ۔ اَمہِ پتہٕ آو
دۄیم شہزادٕ تہٕ تِمو کرِ تہِ کۆرِ پی۔ لۄکھ یِیلہِ تِہنٛد یہِ کلامہٕ بوزان أسی تِم رۄدی کرکہٕ دِوان
''یِہو ے بٕنن بادشاہ، یِہو ے بٕنن بادشاہ۔'' مگر ۄنۍ یِیلہِ کأنسہِ کۆٹ شہزادٕ آو تہٕ تِمو
ہأوی پننٕ لوبرڈیر۔ بادشاہ تہٕ تمام لۄکو ترٛ ووتس اُسن تہٕ ۄ پہَس گرٛ ھینہٕ نِس۔
تِمو ۄن ''بابہٕ صأب، بیرٛ جلدبأزی مہ کرِو'' پتہٕ پھیوٗر لۄکن کُن تہٕ درٛا…

کھألتھ وۆننگھ سارِنے کُن "أسوتوٚ ہی ۆنی پشتاوِوتوٚ ہی پَنہٕ نِس اسنس پٮ۪ٹھ۔ ۆچھِو یمو منٛز أکِس أکِس لوبرٚس منٛز چھُ اَکھا اَکھا لال یُس سٮ۪ٹھاہ بیش قیمت چھُ۔" تٔمی پھٔٹر اَکھ گُھرلوبُر تہٕ اَمہِ منٛز پیوٚ اَکھ لال۔ "ۆچھو پارکھ! یہِ ۆچھو! ۆچھو یہِ! اَمہِ منٛز دراو اَکھ اَکھ لال نیران۔ اَمہِ ستۍ گوو پزٕ بتھ شخصس حأرت!۔

بادشاہَن وۆن "مےٚ چھِنہٕ ازتانۍ تِتھۍ لال ۆچھمتۍ۔ پزۍ کٔنۍ ہکوٚ نہٕ یِہندِ مولُک اندازٕ کٔرِتھ۔ میأنۍ تیمۍ کأنسہِ کُنٛز شہزادَن چھےٚ تَمہِ کھوتہٕ تہٕ زٔر دولت سۆمبرِتھ أنۍ ہرشہ پیٛرٕ زَن دۆیمین دۆن شہزادَن، میأنۍ تہٕ تمام لۆکَن ہنٛز سأرے دولت سۆمبرِتھ تہٕ سَمہِ نہٕ۔ یِہوے بنہِ بادشاہ۔"

"آ۔ آ۔ یِہوے گژھہِ بادشاہ بَنُن۔" یہِ اوس اَتہِ جمع لۆکَن ہُنٛد جواب تہٕ اَمہِ پَتہٕ دژاے تِم پَنُن پَنُن گرٕ۔

اَمہِ پَتہٕ کِہے کالس گُذرِیاوسہٕ بُزرگ بادشاہ تہٕ آوٚ ژھجتایہِ کھالنہٕ۔ لوٚکٕٹ ہوٚل شہزادَن لاج تٔمۍ سنٛزِ جایہِ حکوٗمت کَرٕنۍ یٮ۪لہِ زَن دۆیم زٕ شہزادٕ تٔمِس ماتحت دۆن تھدبن عوہدَن پٮ۪ٹھ تعیٖنات آے کرنہٕ۔

☆☆

(راوی: مَکُند بایو، سۆتھو، سرینگر)

کوٗس وٲتِھ بادشاہ

اکثر چھُ یہِ سپدان زِ بدخصلت چھِ کوٗ کارگرِتھ تہٕ پھبان تہٕ رِتین پھِ ٹھوٗنٛ یِوان۔

دپان یہِ اوس اَکھ بادشاہ یُس سیٹھا رحمدل تہٕ عاٗدِل اوس۔ سُہ اوس یژھان زِ تسنٛز رعایا گژھہ ہر رنٛگہٕ خوشحال ٲسنۍ۔ اکہِ دوہہٕ توٗر تَس اچانک فِکرِ زِ تٔمۍ سنٛدِ مُلکچ آبادی چھےٚ کم کم گژھان۔ اَتھ کیٛاہ ہیکہِ سپدِتھ تہِ اوسنہٕ تَس پتاہ۔ قانون اُسۍ ٹھیک تہٕ انصافہٕ مطاٗبق، مالیہِ تہِ اوس کمے تہٕ فصل تہِ اوس یژھاٗ ٹھیٖک آسان۔ تیٚلہِ کیٛازِ چھےٚ آبادی کم سپدان؟

اَمیُک وجہ زانُنہٕ خاطرٕ بدلوو بادشاہَن فقیر سٕنٛد رخت تہٕ لوٗگ مُلکس پھیرنہٕ۔ تتھہٕ کنِ نتیاوتَس زِ اَکھ بوٚڈ جَن چھُ متو اُتر گامن تہٕ سَرینَن منٛز یِوان تہٕ یوٚتے گژھان چھُ تتہِ چھُ لوٗٹ مار کران۔ پَنُنہٕ نِس اَتھ سفرس منٛز سمکھے یہِ بادشاہَس یہٕ بلاے تہِ مگر پزٕ زِ ناوِتھ ہیچن نہٕ تِکیٛازِ تَس باسیاو یہِ معموٗلی نفرا۔ بادشاہ یِیلہِ شہر نشہٕ دوٗر اَکِس بنجرتہٕ وُجارٕ جایہِ ووت اَتہِ وُچھ اُمۍ اَکھ نفرا اَچھ وُٹھتھ تہٕ کٔنن منٛز اوٗنٛگجہٕ بٔرتھ

پتھرِس پیٹھ کوٹھین پیٹھ بہتھ زمینس ٹھولہِ والان۔

بادشاہَن ووٗنُس "ہے، ژٕ کیٛا سایہِ کران؟ ژٕ ما چھُکھ دیوانہٕ؟"

توٚرِ دِیُتُس جواب "نہ نہ۔ بہٕ چھُس یتھ جایہِ عبادت کرنہِ آمُت۔ اَچھ چھَم بند تھاوِمٕژ یتھ زِ یتھِس کُنہِ چیٖزَس پیٹھ پییم نہٕ نظر۔ ییٚنہٕ اَچھ وُچھنہِ گوھَن گن چھَم اوٚ بکٕ بنٛد تھاوی مٕتی زِ بہٕ گوٚ ژھُس نہٕ کانٛہہ خراب کتھ بوٗزُن تہٕ کلہٕ ستی چھُس زمینس اَمہِ بکٕ ژٔنجہ دِوان زِ کیٚمی کرہِ بلۍ کھین چھگ تہٕ کانٛہہ مے تل گژھہِ نہٕ تہٕ میانہِ ذٔری مارِ گژھنگ گناہ گَھسم نہٕ۔"

بادشاہَن ووٗنُس "اے نیک انسانہٕ۔ ژٕ کتہِ چھُکھ روزان؟"

"ہوٚ کیٛاہ ہُتتھ۔ ووٚلہٕ ہرگا فرصت ہش چھے تیلہِ روزَکھ مے نِش راتس۔ مے چھُ باسان زِ ژٕ چھُکھ تیتھ اِنسان ییمہ نہٕ ییمہِ دُنیا کین چیٖزَن پیٹھ دِل چھُ گوٚنڈمُت۔"

بادشاہَن تہِ موٚن تہٕ یتھہٕ کنہٕ گئے تِم دوٚنوے اَمِس نیک انسانہٕ سُندگرٕ۔ اور واتِتھ ووٚن اَمی زنانہِ زِ ژٕ اَن گرم آبہٕ ہنا تہٕ چھل پوٚھس کھور یتس کاٹس یَیہ بہٕ یورٕ۔ زنانہِ آو اَمِس ازاَنی نفرس پیٹھ عار تہٕ تِمس کھور چھلان چھلان ووٚنس زِ میٚون رون چھُ اَکھ کیمیاگر تہٕ سُہ کری ژٕ نے قتل تہٕ تِمی چھہِ یتھ گن تہٕ ہتہٕ وادمارٕ ہتی۔ تِمی ووٚن تَس زِ ژٕ تُل ییم ژٕ نے کلچہ تہٕ نیریتہٕ فِل فور۔ میوٚن خانہ دار آسہٕ اوٚرِ پکان تہٕ اوٚرِ یتھ ژھانڈی ژٕ نے۔ ژٕ نے ییتہِ نہ ڈیشتھ تراوِ ژٕ نے پتہٕ اَکس شِکارٕ ہوٚنس۔ مگر ژٕ کھوٚژی زبنہٕ۔ تِمہِ ووٚنُس بڑ وٗنہہ گن تِکیاز ہرگاہ ژٕتَس اَکھ کلچہ تراوکھ سُہ کھینہٕ اَتھ تہٕ

پھیرِ واپَس۔ اَمہِ پَتہٕ ژٕ اوِ کیمیا گر بیٚیِس ہوٗنِس تہٕ ژٕ ژٕ اوَ کھ تِمس دۆیِم گُلچہٕ۔ اَمہِ پ
لگی ژے ژٕ ٹیٚم ہوٗن پَتہٕ تہٕ ژٕ ژٕ اوٕ زِ تَس ژٕ ٹیٚم گُلچہٕ۔ تیٚتِس کالَس آسکھ ژٕ شہ
ووتُمت تہٕ اوٗت دورِ نے نہٕ ژے ہوٗنِ پَتہٕ۔

بادشاہَن کوٚر اُمس زنانہِ شُکر یہ تہٕ دژ اواَتہِ۔ سُہ یۆت تیز دِتھ ہیوٚک
تیوٗت دوریاو۔ کہِ کاٗلِ آو تَس ہوٗن پتے، پَتہٕ بیا کھ تہٕ اُمس پتے بیا کھ۔ یِم اُسِ
وۆکھہٕ ہوٗنِ تہٕ ہرگاہ نہٕ سُہ تِمَن گُلچَن گُن لاگہِ ہے تِمہٕ کڈہَن تَس توسمہٕ۔ شہر واٗتِتھ گوٚ
سُہ پَنہٕ نِس محل خانَس منٛز تہٕ واپَس شاہی لباس لاٗگِتھ بُلاوِن اَمی ساعتہٕ پَنہٕ نِن
سپاہَن ہنٛز اَکھ چھوکھ تِمَن دِتُن حُکم زِ گژھو تہٕ کیمیا گر ژٕ ہیوٚن قتل کٔرِتھ تہٕ تٔمی ہنٛز زنانہٕ
اَنیوٗن یوٗر۔ یِتھہٕ کٔنۍ آو کیمیا گر مارنہٕ تہٕ تٔمی ہنٛزِ زنانہٕ آیہِ شاہی زنانہٕ خانٕچ ذِمہ واٗری
دِنہٕ۔ اَمہِ پَتہٕ اوس مُلکَس منٛز اَمَن تہٕ پاپرجاٗیی۔

(راٗوی: پنڈت ژندر کول۔ سرینگر)

☆☆

پڑ ییہِ وُن شہر تہٕ پٔری شہزأدٕ

دوہہٕ اکہِ اوس اَکھ نوجوان شہزادٕ مالٕکی ہٕنٛدِس بڑٕس وزیرٕ ہٕنٛدس نیچوٕس سٟتی تیٖر اندأزی ہٕنٛز مشق کران زِ اکہٕ غأبہٕ آو اَکھ تیٖر أکِس سوداگرٕ ہٕنٛزِ آشنہِ یوسہٕ نگھہٕ تلہٕ کِہ اکہِ مکانہٕ کِس ہیٚرِمِس کمرس منٛز اوٚرٕ یور کران أس۔ شہزادَن گرٕیاوٕ أکِس جاناوارَس آے یُس اَمہِ گمرٕ چہِ دارِ ہٕنٛدِس داسَس پیٹھ بہتھ اوس تہٕ تٔمِس اوسنہٕ ییہِ بلکل تہٕ خیال زِ اَتہِ نَس آسہِ بیٚہِ کانٛہہ نَتہٕ لایہِ ہے نہٕ سُہ اَمہِ لٔدٕ تیٖر۔ اَمہِ کِس نتیجس منٛز کیٚاہ اوس سَپُد مُت تتھ متعلق کانٛہہ پَے پتاہ نہ آسنہٕ کِنٛز دژاو سُہ تہٕ وزیرزادٕ اَتہِ۔ وزیرزاداوس أمِس جاناوارَس نِشانہٕ نہ لگنہٕ موٗجب سَلباوان۔

أتھی منٛز گو وسوداگرٕ پنٕنہِ آشنہِ کُتھ تأنٛی متعلق پرٛژھنہٕ خأطرٕ اَتہِ وُچھن سو دراز دِتھ تہٕ سو أس کمرس سمنٛزَس پوٚرٕ پأٹھی موٗمٕژ باسان تہٕ تٔمی ہٕنٛدِ گلہٕ نِشہِ یوٚہے اوٗ ڈگزا اوس پُتھرِس اَکھ تیٖر لٔگِتھ۔ تٔمِس باسیاوزِ ییہِ چھےٚ موٗمٕژ تہٕ دوان دَوان گو وہ دارِ نِشہِ تہٕ دِژٕن کریکھ "ژوٗ رہو، ژوٗ رہو۔ یمو ہامأرمیأنٛز زنانہٕ۔" ہمسایہِ گےٚ ؤلی ؤلی جمع تہٕ أمی ہٕنٛدی موٚہنوی کھٔتی ؤلی ؤلی ہیوٚر زِ اَتہِ کیٚاہ سَپُد۔ ژکہِ أس ییہِ زنانہٕ بےہوش گمٕژ تہٕ تَس

اوس وَچھس تتھ جایہِ اَکھ ہش ہیوٗ لوٗ گمُت یپاَری تیُرک چھِہہ اوٗسس لوٗ گمُت۔

یام اُمِس زنانہِ ہوش آو تمہِ وۄن تِمن زِ نوجوان اُسی لپاَری کنِ تیر تہٕ کمان ہتھ پکان تہٕ یمو منٛز لوے اَکھ زاَنتھ ماَنتھ تمہِ وِزِ اُمِس تیر ییلہِ سوداریٖش ووڈ اَس۔

یہِ بوٗزِتھ گو سوداگر بادشاہَس نِش تہٕ وۄنُن تَس یہِ سورُے معاملہٕ۔ بادشاہَس کھوٚت یِژھ ہش دید دلیری بوٗزِتھ سخت شرارت تہٕ کھیوٚن قسمِ ناس زِ ہرگاہ اُمِس جرم کرن واٲلی سُند پے لوٚگ تِمس یِیہِ سخت سزا دِنہٕ۔ تِمی دِیُت سوداگرس واپس گرٛھنگ حُکم یِتھ زِ یہِ معلوٗم کرِ زِ کی منٛز یہِ زنانہِ ہیکیا ہ تِمس نوجوانس پچھاَنتھ ہرگاہ سو تِمس دُبارٕ وُچھِہ۔

"آ- بالکل" زنانہِ دُیُت جواب "بہٕ ہیکہ تتم شہرِ کِبو تمام لوٗ گو منٛز وَنہ کڈِتھ۔"

ییلہِ یہِ جواب ہتھ سوداگر واپس آو تہٕ بادشاہَن وۄن "تیلہِ پکنا وَکھ بہٕ شہرِ کی ساٗری مرِد بسکین چانہِ مکانہٕ کنِ تہٕ چاٲنی زنانہِ روزِ دارِ پیٹھ تہٕ کڈِ تِمس نفرس وَنہ ییمی یِژھ گستاخ حرکت کر۔"

اَمہِ مقصدِ آیہِ شاہی مناٗدی جاٗری کرنہٕ۔ اِمُوجب آے صُبحس کیٛتھ شہرِ کی داہ ؤہرِ کی تہٕ داہ ؤری ہُر واٗنسہِ ہنٛدی ساٗری لڑکہٕ تہٕ نفر سوٚمبراونہٕ تہٕ درامے سوداگرِ سنٛد گرِ کنِ۔ اتفاقن اُسی شہزادِ تہٕ وزیر زادِ تہٕ (تکیا زِ تِم اُسی اَمہِ حُکمچ تعمیل کرنہٕ نشہِ مُچھہِ) تِمن لوٗگن ستی تہٕ دڑا ے لوٚکہِ ہجوٗمس ستی لپاَری۔ تِم اُسی اور تماشہِ وُچھنہِ آمٕتی۔

تِتھے تِم زِ سوداگر ہنٛزِ دارِ کنِٛ وِڑاے تِم پژِ زِ نأوِ سوداگر بایہِ تہٕ فورَن دِتُن بادشاہَس اَمیُک اطلاع۔

بادشاہَن یُس شروٗع پیٹھے اَتہِ موٗجوٗد اوس تِمَو وۄن حأرتہٕ سان "میوٚن نیچو تہٕ وزیرِ اعظم سُنٛد نیچُو!"

"یہِ بنہِ لوٗکن خأطرِ مِثال۔ کریٗو کھۄیم دۄشوٗے قتل۔"

وزیرَن وۄنُس "بٔہ چھسے ژےٚ گلو گنڈان۔ جناب یہِ مہٕ کرِو تو۔ گوڈٕ گوژھ اَتھ معاملس وارِ پأٹھی تحقیقات سپدُن۔ یہِ کتھ پأٹھی سپد؟" وۄن نوجوانَن کُن پھیرِتھ وۄن تِمَو بڑٕ ذٕہٕ کُن "تۄہہِ کیٛازِ کرِو یہِ ظأُلم کأم؟"

شہزادَن دِتُس جواب "مےٚ لوے اکِس جاناوارس تیٖر یُس ہُمہِ مکانچہِ ییلہِ دارِ ہنٛدِس داسَس پیٹھ بہتھ اوس مگر سُہ آو نہٕ تَس۔ مےٚ باسان تیٖلہِ ما آو سُہ سوداگر بایہِ۔ ہرگاہ مےٚ پتاہ آسہِ ہے زِ اَتہِ نِکھہٕ چھےٚ سوِیایہِ کأنہہ بٔ لایہ ہانٛہٕ تیٖلہِ لأری تیٖر۔"

یہِ جواب بوٗزِتھ وۄن بادشاہَن "اَتھ پیٹھ کرِو اسی پتہٕ گتھ۔ لوٗکن دِیو نیرنہٕ۔ پنُٛد پیٚتہٕ روزُن چھنہٕ وۄنی ضرورت۔"

شامس کُر بادشاہ تہٕ تِمَو کۄر ہنٛدی وزیرَن پنٕہٕ نِیٖن دۄن نیچوٚ بن متعلق زِ پٹھ تہٕ ویژھنِتھ گتھ۔ بادشاہ اوس یژھان زِ دۄشوٗے تِنِٛ پھٔہِ دِنہٕ مگر وزیر اوس سوچان زِ صرف گژھہِ شہزادس یوٚت سزا دِنہٕ یُن تہٕ تِمَو کۄر تجویز زِ بادشاہَس اوس نیچوٚی سُنٛد تِتھ شرارت زِ سُہ وُچھہِ نہٕ کُر سُنٛد بُتھ تہٕ دبارِ اَمہِ کنِٛ گژھہِ شہزادِ مُلک بدر یُن کرنہٕ۔

چھیکرٕس گوویٖ مقرر۔

اَمہِ مطابق وزاے بیٚیہِ دوہہٕ ژٕمٕس کیٚتھ فوجین ہٕنز اَکھ لوکٹ چھوک
شہزادَس شہر نبر ژٕ اونہٕ خاطرٕ ستی۔ییٚلہِ تم اَخری چوکہِ پیٹھ واتی وزیرسُند نچوٚتہٕ
یمَن نِش واتھ۔سہٕ اوس سبٹھاوٕ ژھہِ سانٕہ پانس ستی ژوٚن گربن پیٹھ ژور موہ
ٹھیلہِ ہیتھ آمُت۔"بتہٕ یمہٕ" تمی ووٚن شہزادَس گردنہِ پتہٕ نِرتہٕ اُوتھ۔"تِکیازِ بہٕ دِے
نہٕ ژےٚ گنے زوٚن نیرنہٕ۔اَسی چھِ یکجا روٗدی ستی، اَسی نیرومُلکہِ منزٕ تہٕ یکہِ وٹہٕ تہٕ اَسی
مَرو تہِ یکہِ وٹے۔ ہرگا ژےٚ بہٕ ژٕوٹھ چھسے تیٚلہِ مہٕ پھرمےٚ واپس"۔ شہزادن ووٚنس
"ژٕ سوچ زِ ژٕ کیاہ چھُکھ کران۔مےٚ ہیٚن سبٹھاہ مشکل بتھِ۔ ژٕ کیازِ ژٕ اوٚ کھمےٚ ستی
روزنہٕ خاطرٕ پتٕن گرِ تہٕ مُلک؟"
تمی ووٚنس"تِکیازِ مےٚ چھُکھ ژٕوٹھ تہٕ ژےٚ وراَے ہیکہٕ نہٕ بہٕ زنہے تہٕ خوش
روٗزِتھ۔"

لہٰذا روٗدی یمہٕ زٕ دوست اَکھاَکس ستی روٗزِتھ مُلکہِ منزٕ نیرنہٕ خاطرٕ یوٚت
ممکن سپدٕ کھتیوٚت تیز پکان تہٕ یمَن پتہٕ اَسی سپاہ تہٕ قیمتی مال ہیتھ گرٕی پکان۔
بادشاہ سنزِ سلطنتٕچ ہندِس سرحدس پیٹھ اَکس جایہِ واتھ دِژ شہزادن سپاہن
کینٛہہ سونہٕ ہناتہٕ واپس پھیرنک دِیٚتنکھ حکم۔سپاہ ہورو ٹ یہِ مال تہٕ دزاے۔ووٚن
گووتم گے نہٕ زیادٕ دوٗر بلکہِ روٗدی کنِن تہٕ کھنگرن ژھایہِ ژھیٚتھ تہٕ توٚت تانی روٗدی اَتی
پژاران یوٚت تانی تِمن یہِ پژھ پیٹھ زِ شہزادَس چھُنہٕ واپس پھیرنک اراد۔
مُلک بدر کرنہٕ آمتی روٗدی بڑ وٕنہہ بڑ وٕنہہ پکان یوٚت تانی تم اَکس گامس

منز واتی ییتہٕ یموٗ اَتھ جایہِ اَکس بڈِس کُلس تَل راتھ گذارِنک ارادٕ کوٚر۔ شہزادن زول نارتہٕ تمہِ سامانہٕ منزٕ کینژٕ وچیزٕ وسٹی کوٚرن وڈھرُن تیار یُس یمَن ستی اوس ییلہِ زَن وزیرسُند نیچو وانس، کاندرس تہٕ پُجس نش کالُک کھمن تیار کرنہٕ خاطرٕ سامانہٕ اننہٕ گوو۔ کمہِ تانی وجہہ کنی لوٚگ تَس ژیر شاید اُس ژوٚٹ دُنہٕ ناتیارٕے نتہٕ اوسنہٕ وانی سوزٕے تیار تھوومُت۔ اَڈِس گانٹس پرارنہٕ پتہٕ سپُد شہزادٕ بےتاب ہیوٗتہٕ ووتھ تھوٚ دتہٕ لوگُن اورٕ یورٕ چکرا دِین۔

پتہٕ اَتھ تھکہِ جایہِ نکھے دُچھ تُمَی اَکھ خوش ہیوٗنی صاف آبہٕ کولہِ ہناپکان تہٕ یہٕ بوٗ زِتھ زِ امیُک آگر چھُنہٕ دوٗر دژا اوسہ یہِ ژھانڈنہٕ۔ یہٕ کول اُس اَکہِ خوبصورت جھیلہٕ منزٕ نیران یُس اَمہِ ساعتہٕ بڈٕو بڈٕو پمپوشوتہٕ باقےٕ اَبی گلو زٕ اَژ وسٹی ڈلتھ اوس۔ شہزادٕ بیوٗٹھ اَمہِ کِس ڈنٖدِس پیٹھ تہٕ ترِیشہِ ہوٚت آسنہٕ کنی تُجن آبہٕ دوٚژھا۔ خوش قسمتی کنی دُچھ تُمی چِنہٕ برٕ وٚنہہ پَنہٕ نس اَتھس کُن تہٕ اَتہٕ اَکس خوٗبصورت پُرِی یہٕ ہُنٖد نوٗن تہٕ گوٗن پرتوٕ وُچھتھ سپُد سُہ سبٹھاہ حارٕان۔ حقیقت زاننہٕ خاطرٕ دِژ تمی اورٕ یورٕ نظر امگرلتہِ ییلہِ نہٕ کہنٖ نظرِ گوس تہٕ چون یہِ آب۔ پتہٕ دُبارٕ آب تُلنہٕ خاطرٕ وہراوِن اتھہِ۔ دُبارٕ دُچھ تمی اَتھس منزٕ موجوٗد آبس منزٕ یہوے پرتو۔ گوڈٕ نکی پاٹھی دِژ تمی اورٕ یورٕ نظر تہٕ اَمہِ وِزِ دُچھا اَمی جھیل کِس لیاٗرِمس ڈنٖدِس پیٹھ اَکھ پری بہتھ۔ اَمس وُچھتھ ہیوٗ سُہ اَتی غش گوٚ ہتھ پتھر۔

ییلہِ وزیرزادٕ واپس ووت تہٕ اَتہٕ دُچھن ناردزان، گرِٹھیک پاٹھی گنٖڈِتھ تہٕ موہرٕ ٹھیلہٕ اَکی ہےٕ جایہِ ڈیرِس گرِتھ مگر شہزادٕ نہٕ گنٖے۔ تَس اوسنہٕ کینہہ سوچنےٕ تگان

سُہ ژھٕہر یاوکینزٕس کاُس تہٕ پتہٕ دِژن کربکھ مگراورٕ کاُنہہ جوابا نہٕ پتہٕ کنہ ووٚ تھ سُہ تھ
گووکولہِ کُن۔ اتہِ گاُس پتہٕ نس یارٕ سٕندی پدٕ بن ہٕنٛدی نشانہٕ نظرٕ۔ یم وُچھتھ گو
جلدٕ ے واپس ہارٕ دیارتہٕ گربن وُچھنہٕ تہٕ تم پانس سٟتی تُلِتھ گووسُہ شہزادٕ سٕندِ پدو
جھپلِس پیٹھ۔ اتہِ وُچھن سُہ پتھرِس پیٹھ دراز دِتھ زنتہٕ پؠٛورٕ پاُٹھی موٗ دمُت۔ افسو
وہٕ افسوٗس! تُمی ژھٕٹ باکھ تہٕ شہزادس تھوٚ د یہن تُلِتھ چھوکنس بُتھس تہٕ کلس آب
افسوٗس، میانہِ بایہ،، یہِ کیاہ؟ ژٕ متہٕ مرتم مےٚ یتھ حالس مژٕ ترأ وِتھ۔ تلا گتھ گرٕ۔ گ
کرتم۔ میانہِ خدایہ بٕہ ہکہٕ نہٕ یہِ ژٕرِتھ!،،

آبہٕ سٟتی آوکینزٕ منٛٹہِ پتہٕ شہزادٕ واپس ہوشہِ ہیوٗ، اُچھ مُژٕراوبن تہٕ لوگُن یاُ گ
پاُٹھی اورٕ یورٕ وُچھن۔

"شُکر خدایس کُن،، وزیر زادن ووٚن خوشی سان ""مگر بایہِ۔ ذلیل کیاہ
چھےٚ؟،،

شہزادن ووٚنس ""نیر یہِتھ۔ بٕہ چھسے نہٕ ژٕ ے کہنہ تہٕ یژھان وُنہ تہٕ نہ
چھسِتھ ژٕ وُچھن یژھان۔ نیر ژٕ یہِتھ۔،،

""بُکھ، ووتھ اُسی نیرو یہِتھ۔ وُچھ مےٚ چھےٚ ژٕ ے کیتھ کینہہ کھنہ تہٕ
اوٚ نمت، ییہٕ گرٕ کتہٕ ساُری چیز۔ ووتھ کھےٚ یہ تہٕ اُسی نیرو۔،،

شہزادن ووٚنس ""گوٚ ھ گُنے زوٚن۔،،

وزیر زادن ووٚنس ""سوالے چھنہٕ تہٕ۔ تیُتھ کیاہ سپد ییمہ کنہ ژٕ ے بٕہ
اچانک اجنٛبی ہیوٗ چھسے باسان، وُنی کینہہ کال برٕ ونہہ اُسی اُسی بارٕ نی تہٕ ووٚنی چھسے بٕہ

ژےٚ أچھَن تہٕ کھَران ہیوٚ۔ ’’شہزادَن وۄنُس ‘‘ مےٚ پیٚیہٕ أکِس پٕرۍ پٮ۪ٹھ نظر۔ بلکہ أکِس لمحس وُچھم تَسُند بُتھ مگر ییٚلہِ تمہِ یہِ زون زِ بہٕ چھُس تَس کُن وُچھان تمہِ تھوو پنُن بُتھ بمپوشہِ ؤتھرن ژھایہِ۔ وائے۔ سۄ ٕکرٕشا ماأرۍ مُنز أس۔ تہٕ ییٚلہِ مےٚ تَس کُن مُدے گۆنٛدَ تمہِ کوٚڈ پننہِ وَچھِ تلہٕ أکھ ڈبہٕ تہٕ ہوٗوُن سُہ مےٚ کُن۔ پَتہٕ گوس بہٕ بیٚہوش۔ وائے! ہرگاہ ژٕ مےٚ تَس ستۍ کھاندر ہیکَکھ کٔرِتھ بہٕ گژھہٕ ژےٚ ستۍ کُن تہٕ۔‘‘

وزیرزادَن وۄنُس ‘‘میانہِ بایہِ۔ ژےٚ چھُتھَن بےشک پٔرۍ وُچھمٕژ۔ یہِ چھےٚ پٕرۍ یَن ہنٛز پٕرۍ۔ یہِ گژھہِ ضرور راَج شہرٕچ گُل عذار آسٕنۍ۔ مےٚ چھُ یہِ تمو اِشارو تلہٕ فِکرِ تران یمہٕ ژےٚ تمہِ ہاؤۍ مَتۍ چھِی۔ تمۍ ہنٛدِ بمپوشہِ ؤتھرو ستۍ بُتھ ژۄرِ تھاوُنہٕ کٕنۍ نِشاوےٚ تَسُند ناو تہٕ ژےٚ ہٕسۍ دنٛدِ ڈبہٕ ہاونہٕ کٕنۍ نِشاوےٚ زِ سۄ کتہٕ چھےٚ روزان۔ ژٕ کر صبر تہٕ میانہِ ستھ گتھہِ پٮ۪ٹھ کٔر پٔژھ زِ بہٕ کرَے ژےٚ تَس ستۍ کھاندر۔‘‘

ییٚلہِ شہزادَن یمہٕ حوصلہٕ ہُر راوَن واجنہِ گتھہٕ بوٗز تِمس میوٗل سکوٗن، تھوٚد وۄتھ تہٕ کھیوٚن تہٕ پَتہٕ دژا وخوٗشی سان پننہِ نِس یارس ستۍ۔ وَتہٕ سمکھی یمَن زٕ نفر۔ یِم أسۍ ژۄرَ وٕمنٛز یِم زن گُل کاہ زٕنۍ أسۍ۔ أکھ یعنی أکھ زِٹھ بینہٕ أسکھ گٕرِ تہٕ سۄ أس بٕتہٕ رنان تہٕ باقے أسۍ داہ یِم ساأری باأِلی یاأتی أسۍ تِم أسۍ جورِ جورِ نبر نیرِتھ تِمن ژوٗن الگ الگ وَتَن پٮ۪ٹھ پکان یمہٕ مُلکہٕ کِہن بیوٚن بیوٚن طرفَن منٛز آسہٕ۔ یِم أسۍ تِمن وَتہٕ گتَن لوٗٹان یِم نہٕ یِمَن مقابلہٕ أسۍ کٔرِتھ ہیکان۔ تہٕ تِمن یِم تیٚتۍ طاقتور أسۍ آسان زِ یِمن دۄن ہیکہٕ ہَن قابو کٔرِتھ تِمن أسۍ یہِ ؤنتھ گٕر سال کٔرِتھ نوان زِ پگہ تہٕ سانہِ گرِ وآرام تہٕ أتہِ أسکھ گرِکۍ ساأری باأژ حملہٕ کران تہٕ ساأرِی کیٛشہہ لوٗٹہِ نوان۔ یِم ژۄر أسۍ أکِس

بِتھِس ماٹھَس پیٹھ روزان۔ یتھ منز کینژہ مضبوط گنجینہٕ اُسی تہٕ یتھ بونہٕ کُنہِ اکھ
اوس اَتھ منز اُسی یم تِمَن لوٗکن ہنٛز لاشہٕ دأرِتھ دِوان یم کُنہِ پأٹھی یھنٛد بن اَتھ
اُسی لگان۔

یم زٕ نفر آے یِمَن بڑ وَنہہ کُن تہٕ شأیستہٕ گی سان یِمَن کُن مخاطب سپد تھ
ہکھ درخاس زِ تُہی روزِ وازِ راتس سانہِ گرِ۔ تِمو وۅنہکھ "وُنی کمن گوو ژیر تہٕ کینہ
میلَن تانی چھونہٕ بییہ کانہہ گام۔"

شہزادَن پرٛژھ (وزیر زادَس) "بابا، اُسی کرو تیمس رتس انسانہ
دعوت قبوٗل؟"

وزیر زادَن کھأج اِنکار۔ کِنز بتھس دژ ہے ہش مگر شہزادِ اوس تھوٗ کمت تہٕ
سوٗنچ زِ اُکی ہندِس دوستس گو وامہِ وِزِ اُکنے تہٕ وۅنُن یِمَن نفرن کُن "سبحٲہ رُت،
گیہ تُہنز مہربأنی زِ تو ہہِ پرٛژھوامہِ۔"

امہِ کِنز دژ اے تِم ژٕ شوے ڈاکو ماٹھَس کُن۔

اُکس کمرس منز بہتھ یتھ نیبرٕ کِنز دژ وازس ہا نکل گرِتھ اُس لگی یم زٕ مسافر
پننہٕ نس تقدیرس پیٹھ ماتم کرنہِ۔

وزیر زادَن وۅنُس "وِش تژ اونہٕ منز نیرِ نہٕ کہنی۔ یہٕ کھسے دارِ پیٹھ تہٕ دُچھ
اَسہِ چھا ژلنس کانہہ وَتھ۔" "آ۔ آ" بییلہِ سہٕ دارِ وۅٚپس نش وۅت تہٕ کرِ دِژن
پھسراے کران۔ "بونہٕ کُنہِ چھُ اُکھ چاہ۔ یتھ اُنٛدی اُنٛدی تھوٗ دیوار چھ۔ یہٕ تژ اَدے
یوٗن وۅتھ تہٕ وُچھہِ زِ کانہہ وتھا مانیرِ۔ ژٕ روز ییتی تہٕ پرٛاریوٗت تانی یہٕ واپس یِیے۔"

أتھی منز ییلہِ سہ واپس آو تہٕ وۄنُن شہزادس زِ مےٚ وُچھا اکھ سیٹھاہے بدصوٗرت زنانہِ یوسہ میانہِ اندازٕ۔ کنہٕ ژۄرَن ہٕتھن نوکرانن گوھہِ آسنہٕ۔ تمہِ سُنٛد منصوٗبہٕ اوس زِ یہٕ وَنہٕ أمِس بدشکل زنانہِ سائلم کینٛہہ تہٕ پتہٕ اَنِن سو۔ تتھ وعدس پتھ اَسہِ ییتہٕ موکلاونہٕ خاطرٕ زِ أمِ سُنٛد کھاندر سپدِ شہزادس ستۍ۔ یہٕ اَنِن سو پانس ستۍ یور کمرس منز۔ سو منگہِ اَسہِ ییتہٕ آزاد کرنہٕ خاطرٕ یقیناً اَمہِ کتھہِ ہُنٛد وعدٕ۔ ژےٚ چھی گوڈٕ اتھ کتھہِ متعلق ڈیوٗلے ہیوٗ لاگُن تہٕ اَخرس اتھ پیٹھ آمادٕ سپدُن۔ شہزادن مانٛز اَمِ ہنز یہ کتھ۔ ییلہِ وزیرزادٕ أمِس زنانہِ نِشہِ گو وتمہِ لوگ وَدُن۔

أمِ پرٛژھنس "ژٕ کیازِ چھکھ ودان؟"

تمہِ وۄنُس درجواب "تکیازِ توہہِ چھونہٕ وۄنۍ ژٕرس کالس زِنٛدٕ روزُن۔"

أمِ وۄنُس "ژٕ مہ وَد۔ بلکہِ پکھ تہٕ کر شہزادس ستۍ کھاندر۔ پکھ وُنۍ تہٕ ہے تِمس اَمہِ کتھہِ باپتھ آنکار۔"

یِم وژاے تہٕ کمرس منز وأتتھ موٚنگ وزیرزادن أمِس زنانہِ ستۍ کھاندر کرنُک شہزادس وعدٕ۔ مگر تمہِ کوٚر تتھ یہِ وٕنتھ انکار زِ یژھ ہشہِ زنانہِ ستۍ کھاندر کرنہٕ کھۄتہٕ چھُ مےٚ أتھی ماتھس منز ہوژن بہتر۔ اَتھ پیٹھ پیو وزیرزادٕ أمِس پادن تہٕ سیٹھاہ زارٕ پارٕ کوٚرنس یوٚت تانۍ شہزادٕ مانٛز رووُن۔

خوش تہٕ شادمان سپدِتھ ہاوُنکھ اَمہِ زنانہِ اَمہِ بنٛد کمرٕ پیٹھٕ اکہِ پوٚت برٕ کنہٕ نیرنچ وَتھ۔ وزیرزادن وۄنُس "مگر گری تہٕ سامانہٕ کتہ چھُ؟"

زنانہِ وۄنُس "توہہ ہیکوِ نہٕ تم أنتھ تکیازِ کُنہِ ییہٕ وَتہٕ ییتہٕ نیرُن گوو سیوٗدٕ دےٚ

پُژن پان قبرِ منز دأرِتھ دِیُن۔"

"اچھا ٹھیک چھُ۔ تیٚلہِ کڈوکھ تم تہٕ تیٚمی درواز سےٚ چھُ اکھ جود یمہٕ
تم وتھی یا زأولِ ہبکِکھ بنأوِتھ" تتھہٕ کنٕ أنٕ وزیر زادن کأنٛسہِ پےٚ تھاونہٕ ورأے
گُری تہٕ مأنٛتھر دِتھ تأرِن امہِ تنگ درواز کنٕ تتھہٕ کنٕ زنتہٕ تم گِیر چھلہٕ اُسکر۔ یِیٚ
سأری نیبر دڑاے تہٕ أنِن پننہِ شکلہِ منز۔ سُہ کھوٚت یکدم پننہِ نس گُرِس تہٕ بیٚنہٕ گ
ہنزِ لا کمہِ کُرِن تھپھ۔ امہِ پتہٕ کوٚرُن شہزادس تہٕ یِی کرنک اِشارٕ تہٕ دڑاو۔ شہزادس
تتھے موقعہٕ میوٗل تہٕ دڑاو بیٚیس گُرِس تتھے پأٹھی تھپھ کُرِتھ أمس پتے۔
زنانہِ دِژ زورٕ کرِتھ "رُکو۔ ہے رُکو۔ مےٚ مہ ترٛأوِو یِتی۔ میانِین باپن
لگہِ میانہِ حرکتہٕ ہُند پتاہ تہٕ تم ژھنَن مےٚ مأرِتھ۔"

وزیر زادن دِژس کرِتھ "پکھ ان تیٚلہِ دَو۔ أسی ماپھہِ زیادٕ تیز دوران۔"
زنانہِ یوٗت ہیوٚک تیوٗت تیز دوریٚیہِ تہٕ أس ووٗنی یِمَن سوارن نِشہٕ کے
پتہٕ۔ یِیٚلہِ وزیر زادس یہِ فِکرِ توٚر زِ تم چھِ ووٗنی خطرٕ نیبر تہٕ سُہ ووٗتھ گُرِ پیٹھ بۄن تہٕ
شانٛش کھرِ مرِ زنانہِ دِژن تھپھ۔ سوگنٛڈن أکِس کُلِس تہٕ وألِنس چھانٛٹہٕ۔ ووٗنس
"بدصوٗرت زأنی ووٗنی ہرگا ژےٚ بأے لبنَے ژٕ أنی زِبکھ زِ تم أسی دِیوٕ تہٕ توَے ژٕلی۔"
تم روٗدی گُرِ بن پیٹھ بڑٕ وٗنہہ بڑٕ وٗنہہ دَوان یوٚت تانی تم أکِس گامس منز
وأتی یِیٚتہِ تمو راتھ گُذأر۔ دوٗیمہِ دوہہٕ صُبحأے دڑاے تم اَتہِ تہٕ روٗدی پڑ بتھ شُھس
شہرِ اجِک پےٚ پتاہ پڑ ژھان یُس تمن سمکھیاو۔ أخرس وأتی تم اَتھ مشہوٗر شہرس تہٕ
ژ ووٗکھ أکِس لوکچہِ پہرِ منز ڈیرٕ یوسہٕ أکِس بجہِ زنانہِ ہنزٕ أس تہٕ یَس نِشہِ تمن ظہ

باسیاونہٕ تہٕ اوٚ۔ کنٛ تَس ستی روٗ زِتھ یم اَمن تہٕ آرامہٕ سان روزِتھ ہیکہٕ ہَن۔ گوڈٕ گوڈٕ کوٚ رنہٕ أمِس بجہٕ یِمَن ہُنٛد اَمی سٕنٛدِس گرٕس منٛز روزُن خوش۔ مگر تتھ پیالَس منٛز سوموہر ڈیٛشتھ یوسہٕ شہزادَن اَتھ منٛز ترٲوتہٕ یتھ منٛز تمہٕ أمِس ترٲلیش اُس دِژمُت تہٕ وزیرزادٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ دۄیمہِ موہرِ ہُنٛد تتھُے تحفہٕ وُچھتھ بدلوو تمہٕ ژٕلی ژٕلی پَنُن خیال۔ تمہِ موٚن تمن لتہِ کینژٕن دۄہن روزُن۔

تتھُے تمہِ پَنٕنۍ کام موکلاوتہٕ سوآیہِ تہٕ بیٹھ یمَن نِشہِ۔ وزیرزادَن وِیٛت یہ باس زِ زنتہٕ تَس اَمہِ جایہِ تہٕ اَتہِ کمِن بسکیٖنَن ہُنٛد بلکُل تہٕ کہنی پتاہ اوسنہٕ۔ تمۍ پرٛژھ بجہٕ ''یتھ شہرس چھا کانٛہہ ناو؟''

''ژٕ ما چھکھ چور۔ گوٚ ژھس ناناواسُن۔ ییٚنتے لوکٹین گامَن تہٕ ناوچھ آسان شہرٕ چھُنہٕ گژھے۔ یتھ شہرس گوٚژھ ناناواسُن۔''

''تیلہٕ کیاہ چھُ یتھ شہرَس ناو؟''

''شہرِ اَج۔ ژٕنے چھی نایہِ ناو بوٗزمُت؟ مے چھُ باسان زِ یہ ناو چھُ پورٕ دُنیاہَس پتاہ''۔ یام اَمہِ شہرِ اَج وۄن شہزادَن ترووژٕ بُوژھ ووش۔ وزیرزادَن کوٚر تمس ترٕ ژھ نظر زنتہٕ وۄنُس ''دَم کرٕ زنتہٕ گژھہِ بِرٕس فاش۔''

وزیرزادَن وۄنُس بڑوٚنہہ کُن ''یتھ مُلکس چھا کانٛہہ بادشاہ؟''

''بلکُل چھُ بیٚنہٕ چھُنے ملکہ تہٕ تہٕ اَکھ شہزادی تہٕ۔''

''تمن کیاہ چھِ ناو؟''

''شہزادِ چھُ ناو گُل عذار تہٕ رانہٕ چھُ ناو''۔۔۔

وزیر زادَن ژٔٹ شہزادَس کُن پھیرِ تھ بجہٕ ہنٛز گتھ یُس پاگلہٕ سٕندی پأٹھی مُدَے گنٛڈِتھ اوس وُچھان۔

پَتہٕ وۄن تمی تمِس ''آ۔ أسی چھِ صحیح مُلکَس منٛز۔ أسی وُچھون سو خوبصورت شہزأدی۔''

اکہِ دوہہٕ صُبحأے وُچھ یمو مُسافرو یہِ بُڈ پانس پأراو کران۔ سو أس پٔتِن مَس شیران تہٕ قصابہٕ تہٕ پۄژتہٕ ٹھیک پأٹھی تھاوان۔

وزیر زادَن وۄنُس ''کُمِس چھُ یُن''

بجہِ وۄنُس ''کأنسی نہٕ۔''

''تیٚلہِ کوٚت چھی ژےٚ گرٕھُن؟''

''بہٕ گژھہٕ کورِ نِشہِ۔ سو چھےٚ گُل عذار شہزادِ ہنٛز نوکرأنی۔ بہٕ چھس پرٛتھ دوہہ شہزادِ تہٕ تَس نِش گژھان۔ بہٕ آسہٕ ہاراتھ تہٕ گُمرٕ ہرگانہٕ توٚہی یِیٚتہٕ أسہِ ہُوتہٕ بہٕ پرٛ وقتس توٚہی ستی لُجمرٕ آسہٕ ہَونہٕ۔''

''آہ! حبس تھأوِ زِینہٕ شہزادِ بوزِ وُن سون کینٛہہ وَنِگھ'' وزیر زادن وۄن تَس زِینہٕ محل خانَس منٛز یمَن متعلق کانٛہہ گتھ وَنہِ۔ غرض اوسُس زِأمِس یہِ گتھ وَنہٕ ژٕ وَنہِ سو یہنٛدِ ینِگ تہٕ تتھہٕ کنٛز لگہِ شہزادِ یہنٛدِ ینِگ پےٚ۔ موج وُچھِتھ پأو کورِ ماجہِ کُن سخت ژکھ تہٕ پرٛ ژھنَس ''ژٕ کونہٕ آیکھ دۄن دوہَن بجہِ وۄنُس درجواب ''میأنی گوٚرِ ژٕ مسافر یعنے اَکھ شہزادٕ تہٕ بیا کھ بیٚیہٕ کُمِس تانی بُڈِس وزیرسٕند نیچو چھِ سانہِ پھرِ منٛز رۄزِتھ تہٕ تِمنے ستی چھس لگان۔ بَس صرف چھَس دۄہی دوہَس رِنَس تہٕ چھلنس بیٚیہٕ چھلنس

تہٕ پاکوٚنس ہتی لگان۔ ''بٔہ وٚنہہ کُن وۄنٔس'' مےٚ چھنہٕ تہٕنٛد کینٛہہ تہٕ فکرِ تران اَکھ چھُ مےٚ بلگلےٚ چور باسان۔ تٔمہِ پٔرٛژھ مےٚ یٔمہِ مُلکُک تہٕ یٔمہِ مُلکہٕ کٔس بادشاہ سُنٛد ناو۔ وۄں کتہٕ پیٛٹھہٕ گرٛھن یم آمتی آسنہٕ زیٛمن چھنہٕ پتہٕ پتاہ۔ وۄں گوو تٔم چھہِ بڈٕ پرٛتی تہٕ امیر۔ تٔم دوشوٚے چھہِ مےٚ ضُمٲنس تہٕ تہٕ شامٔس تہٕ اَکھا اَکھ موہر دِوان۔''

اَمہِ پتہٕ گیہِ یہِ بڈ شہزادِ نٔش تہٕ الہ پلہٕ وُنن یمے لفظ شہزادِ۔ یہِ بوٗزِتھ لوٗیس تمہِ داریٛہہ تہٕ وۄنٔس زِ ہرگاہ یہِ دُبارٕ کانٛسہِ وِہ پرمرٕ ہشز گتھ مےٚ نٔش وُنِتھ بہٕ دِمے خطرناک سزا۔

شامٔس یٔیلہِ یہِ بڈ گرٕ وٲژ تمہِ وۄن وزیر زادٔس زِ خبر مےٚ کیاہ رووزِ مےٚ پھرٕژِے ہتی کوٚر رمٔت وعدٕ تہٕ شہزادِ کتھٕ کٔرِ لوے تٔس تہٕنٛدِ پِنٛگ تہٕ توٚہہ متعلق سارے گتھٕ وَنہٕ نٔس پیٛٹھ۔

''افسوٗس! افسوٗس'' شہزادن یُس سیٛٹھاہ دلچسپی سان یہِ لفظ لفظ بوزان اوس وۄن ''تیٛلہِ کوتاہ شرارت کھسہِ تٔس کانٛسہِ مَردٔس وُچھتھ۔''

''شرارت!'' حأرتھا ہیوٚ باوِتھ وۄنٔس وزیر زادن ''سو گژھہِ اَکٔس نفرس وُچھتھ سیٛٹھہِ خوش۔ تہٕ چھُ مےٚ پتاہ۔ تمہِ یہِ اَمٔس بچہٕ ہتی کوٚر تمہِ تلہٕ چھُ مےٚ باسان زِ سو چھےٚ یژھان زِیپنہٕ واَلس گٹہٕ پچھس دوران گرٛھکھ تٔس ژسمکھنہٕ۔''

''شکر خدایس کُن'' شہزادن وۄن خوشی سان۔

دوٚیمہِ پھرِ یٔیلہِ بڈ محل خانس مئز گیہِ گُل عذارِ کوٚر اَکٔس نوکرانہِ آلو تہٕ وۄنٔس فِل فور گژھ تہٕ بڈ یٔیلہِ گتھہِ آسی کران تہٕ سو ہرگاہ پرٛژھی زِ کیاہ دلیل چھےٚ ژٕ وُنی

زبس زِشاہی ہٕسی چھِ متیمٕتر تہٕ تم چھِ شہرَس تہٕ بازرَن منز پرٔ بتھ لنٛدِ پھیران تہٕ یہٕ
پیگھ تتھ چھِ لرٕ پار کران۔

نوکرانہٕ کوٚریٖ تہٕ بجہِ آو خیال زِہٕسی ہرگاگے تہٕ تٕمی سنٛز پہر ژھنٛن واُلتھ
شہزادَس تہٕ تٕمی ہنٛدِس دوستس تہٕ ژھنٛن مارِتھ اوٚ کنٛز کرِن شہزادِعاٗ جزی زِنٛبہ نیرٕ۔
گُل عذاراوس اکھ جادوٗیی جھولہٕ ییتھ پٮ۪ٹھ بہتھ سُہ توٗت واتان اوس یتہِ
سُہ گژھُن یژھہِ ہے۔ اکس نوکرانہِ یوسہٕ اٗتی ووڈٕنی اُس تَس کُن ووٗنُن "نیرِ جھولہٕ
اَن" ییلہِ یہٕ انہٕ آو تمہٕ ووٗن بجہِ زِ نیرکھس اَتھ تہٕ وٕنٛس مےٚ واتناوِگرٕ۔
بجہِ کوٚریٖ تہٕ وٗژ فورَن ہوہَس منز ڈوگران ٹھیک پاٗٹھی پنہٕ پہر منزِ ینہٕ
تمہٕ پنٛنٕی پژھی وارِ پاٗٹھی دٕ چھ۔ تمہٕ دِژ کریکھ "اوٗ ہ! مےٚ دوٗپ توٚہی دوشوٚے ماٗ سوٚدنٛس
تانی مارٕتر۔ شاہی ہٕسی چھِ ہبلہٕ گٕمتی تہٕ چھِ یاٗ گی پاٗٹھی پھیران۔ ییلہِ مےٚ یہٕ بوزنے
اَژ تہٕنز سخت فِکر۔ اوے دِیت مےٚ شہزادِ یہٕ جادوٗیی جھوٗلہٕ ییتھ بہٕ واپس ولتہٕ۔ خار
وٗتھو اَمہِ برٔ ونٛہہ زِ ہٕسی واتِن یورتہٕ ییتھ جایہٕ مُتھتھ نٕن اَسی نیرِ ونٕنیٚتہٕ نبر۔
وزیر زادَن ووٗنُس "مٕہ کراَتھ پژھ۔ یہٕ چھےٚ بلٕی افواہ۔ تموٚ چھی ژٕنے مُحلہ
کوٚرمُت۔" تٕمی ووٗن شہزادَس کُن لوٗت پاٗٹھی "ژٕنے گژھی جلدِ ے دِلُک مرادٕ پوٗرٕ۔
یمہٕ چھےٚ امچہِ نشانٕیہ۔" گٹہٕ پچھہِ چہٕ زرٗا ژنٛیر تھ پٮ۪ٹھی شہزادِ تہٕ وزیر زادِ جھولس پٮ۪ٹھ تہٕ
باٗوٕ کھ یژھ زِاُسی گوٗڑھ محل خانہٕ کِس صحنس منز واتنٕ۔ اُکرٕ ہے ژٕہس منز اُسی تم ژٕ نہٕ
تتہِ اوس محل خانہٕ چہٕ اکس برٕنی نِش تٕی تتھے پاٗٹھی شہزادِ ہنٛدِس انتظارَس ییتہِ پاٗٹھ
شہزادِ تٕمس دُچھنہٕ خاطرٕ بےتاب اوس۔

واہ۔ یہِ کیُتھ مزٕ دار مُلاقات اوس!

گُل عذارِ وۄن "چھیکرس تہٕ وُچھ مےٚ پنٕن محبوٗب، پنٕن اوش۔"

شہزادن وۄنُس "خدایس کُن لچھ لچھ شُکر ییمی بہٕ ژےٚ نِش واتنوونس۔"

امہِ پتہٕ آے بڑ وٚنہہ کُن مُلاقات طے کرنہٕ تہٕ پتہٕ گری شہزادن تہٕ گُل عذارِ

اَکھ اَکس مونہِ تہٕ میٹھی تہٕ دراے۔ اَکھ دژ او بیٚیِہ کُن تہٕ بیاکھ مجلس کُن۔ دوشوے

اَسی ازگوڈ نکہِ پھِرِ پیتی خوش۔

اَمہِ پتہٕ اوس شہزادِ پژ بتھ دوہہٕ گُل عذارِ سمکھنہٕ گوھان تہٕ راتھ کیُتھ پھِرِ مٔز

واپَس یِوان۔ اکہِ دوہہٕ کوٚر تَس گُل عذارِ زارہِ پارہِ زِ ژٕ آسہٕ تہٕ مےٚ ستی ہر ہمیشہ روزان

تِکیاز تَس اوسنہٕ اَمی سُند راتھ کیُتھ نیرُن پسند۔ تَس اوس برابر یہِ خوف روزان زِ اَمِس

گوٚژھ نہٕ کینہہ کیُتھ سپدُن۔ ڈاکو گوٚھس نہٕ ماَرِتھ ژٕھنٕنی۔ یا بیمار گوٚژھنہٕ گوٚھُن تہٕ

لَس راوِ نہٕ۔ سو ہیکِہ نہٕ تَس وُچھنہٕ ورأے زِندٕ روٗزِتھ۔ شہزادن سمجھاوس زِ کھوژنک

چھنہٕ کہنی تہٕ وجہ تہٕ تَس چھُ راتَس پَنہٕ نِس دوستَس نِشہِ ضروٗر واتُن تِکیاز تِمی چھُ میانہٕ

خاطرٕ پنٕن وطن تہٕ پنٕن گرِ تراوِتھ پَنہٕ نِس زوٗس گیُدمت۔ تہٕ بیٚیہِ ہرگانہٕ یہِ دوس مےٚ

مددگر ہےٚ بہٕ ہیکہ ہانہٕ زانہہ تہٕ ژےٚ سمکھِتھ۔

وقتی طور مون یہِ گُل عذارِ مگر دِلَس منز کوٚرُن یہِ شبہٕ اِرادٕ زِ مےٚ پُوت جلد پلہِ

تیوٗت تُلناوِ بہٕ اَمِس وزیرزادس نِشہِ تھپھ۔ اَمہِ کتھِ باتھہِ پتہٕ کینہہ دوٚہ دِیُت اَمہِ

پَنہٕ اَکس نوکرانہِ پولاو بناونک حکم۔ تہٕ بتی دِیتنس یہِ خاص ہدایت زِ تیار کرنہٕ وِزِ

رلاوِی زِ بس فلأنی قسمُک زہر۔ تہٕ یانی یہِ تیار سپدِ تہٕ گرلِہ پتھ تھاوِی زِ ٹھانڈ یتھ نہٕ

یہَس ستی زہرُک اثر دُور ژِتھ گژھِہ۔ ییلہِ پولاو تیار سپُد تمہِ سۆزُن تمی وزیرٕ کِس نوکر
اتھہِ وزیرزادَس یہِ پیغام ہیتھ زِ ''شہزادِ گل عذار چھُ یہِ پنہٕ نِس گۆڈرِیمتِس پترٕ
نأوِی ژےٚ سۆزمُت۔''

یہِ ڈالی رٹِتھ سۆچ وزیرزادن زِ شہزادَن آسہِ شہزادِ سبٹھے شُکر گزأری سان
میۆن وۆنمُت تہٕ توَے رۆدس یہٕ تَس یاد۔ اَو کِنی سۆزنس یورٕ تہٕ سلام تہٕ بیٚیہٕ شکریہ۔
یام کالُک وقت وۆت تُمۍ کُرتج یہِ پولاو گرایے تہٕ گووکولہِ پیٹھ کھینہٕ۔ ٹھلِتھ
ٹُلنَس تہٕ تھووُن سُہ أرِتھ کُن گاسَس پیٹھ تہٕ پوٗژرأوِن اتھہِ۔ أتھی دوران ییلہِ سُہ
اتھہِ اوس پوٗژران تہٕ یُس سبز گاسہٕ گرایہِ ہندِس ٹھانڈَس تل اوس سُہ اوس زرد ووٗمت۔
سُہ سپُد حأران تہٕ گوس شک زِ پولاوَس چھُ زہر۔ تُمۍ تُج اَمہِ منزٕ رژھا تہٕ چھوکُن سُہ تمن
کاوَن ییم اَتہِ اورٕ یورٕ اُسی کران۔ یمَو کاوَ وتِھے یہِ کھوٚتم پےٚ پتھر تہٕ مۆدی أتی۔''
وزیرزادَن کۆر خدایس کُن شُکر زِ ''خدایہِ تِتہٕ چھا زِ یہٕ بچوو تھَس ژےٚ اَز
مرنہٕ نِشہِ۔''

اَمہِ دوہہٕ راتھ کِنُتھ ییلہِ شہزادِ واپس ووت وزیرزادٕ اوس مغموٗم تہٕ دۆستھ
گۆمُت۔ شہزادَن کُرِ تمِس منز یہِ تبدیلی محسوٗس تہٕ پرٛژھنَس أمیک وجہ ''یہِ ماچھا اَو کِنز
یہٕ چھُس ژےٚ نِشہِ دۆر زیادٕ کالس محل خانس منزٕ آسان؟ وزیرزادن وون زِ شہزادَس
اوسنہٕ پولاو سوزنَس منزٕ کہنی تہٕ دخل تہٕ اَمہِ کِنی وۆننس سورُے کیٚنژھہ۔ دۆپنَس ''ژھ
یپأرکی۔ یتھ رُمالہِ منزٕ چھےٚ تمہِ پولاوٕ منزٕ أڈ ہنا یُس شہزادِ مےٚ اَز صُبحس یہِ وۆنتھ سۆزُن یہِ
اوس تُمۍ ہندِس گۆڈرِیمتِس پترٕ ہندِ نأوی۔ یتھ چھےٚ زہر بلا یار لأوِتھ۔ شُکر خدایس کُن

مےٚ ننیاوِیہٕ وقتس پیٹھ۔"

"بابہٕ! یہٕ کمی آسہِ کوٚر رُمت۔ تۄہِ کُس چھُ تیمس چون عداوت چھُ۔"

"شہزادی گل عذار۔ بوز۔ وۄنی ییلہٕ ژٕ تمس سمکھنہٕ گژھکھ ژٕ نی زِ ضرور

پانس ستی شُہی ہناتہٕ تھےٚ ژٕ شہزادی وچھنہٕ ہمٚن ژٕ ترٛادی زِ اَمہِ منٛز رٔژھار ژھاپنہٕ نین

دوشوٚنی اُچھن منٛز۔ امہِ ستی وٚسی ژےٚ اوٚش تہٕ گل عذار پٔرژھی ژےٚ زِ ژٕ کیازِ چھکھ

ودان۔ ژٕ وٚنی زبس بٕہ چھس پٔنن دوست راونہٕ کنی ودان یُس اَز صبحاےٚ اچانک

گذریاو۔ آبیہٕ نہٕ یہٕ شراب تہٕ یہٕ کرٛۄژھ۔ ییلہٕ ژٕ پنہٕ نس دوستہٕ سٕندس مرنس پیٹھ

دوکھک پۄٚر سانگ موکلاوکھ تہٕ پتہٕ وٚنی زِ شہزادِ زِ ژٕ چھےٚ وۄنی شرلبہٕ رٔژھا۔ یہٕ چھُ تیز

تہٕ تَس پییہٕ اَمہِ ستی گوٚب ہنٛدر۔ سو ییلہٕ ہنٛد رِ آسہِ ژٕ ترٛادی زِ یہٕ کرٛۄژھ تہٕ اَمہِ ستی

ترٛادی زبس کمرس آکھ۔ پنہٕ کرٛۄژھ واپس اَنُن مُشتھ گوھی تہٕ بییہٕ اُنی زبس مختہٕ مال

تہٕ کنٛڈتھ۔ یہٕ گرتھ یِی زِ واپس۔ نیرتہٕ یہٕ کرنس کھوٗژی زبنہٕ تکیازِ یہٕ کرنس پیٹھے چھُ چانہٕ

خوشی تہٕ قِسمتک دارمدار۔ بٕہ گرِ اَمہِ کنی ییمہِ گتھہِ ہنٛد انتظام زِ شہزادِ ہنٛد مول یعنے

بادشاہ تہٕ ساری درباری مانن چون کھاندر شہزادِ ستی گرُن۔"

شہزادن کوٚرُس وعدٕ زِ سہ گرِ تہٕ سائلم یہٕ وزیر زادن اَمس ہدایت دِیت تہٕ

تمی کوٚر روعدٕ برابر۔

دوٚیمہِ شبہ ییلہٕ شہزادِ گل عذارِ نشہِ گوھنہٕ پتہٕ واپس ووت پتہٕ درایے سہ تہٕ

وزیر زادِ گری تہٕ موہر ٹھیلہٕ ہتھ میل کھنٛڈ دوٚرا کس قبرستانس کُن۔ یہٕ سپٕد طےٚ زِ وزیر

زادِ بنہٕ اکھ فقیر تہٕ شہزادِ بنہٕ تمی سُنٛد چیلہٕ تہٕ خادِم۔

یہَس ءسِتۍ زہرُک اَثرُ ؤُٹھ گژھِہ ۔ ییٚلہِ پولاو تیار سپُد تمہِ سوٗزُن تمی وزِاُ کُس نوکرس اَتھہِ وزیرزادَس یہِ پیغام ہیتھ زِ ''شہزادِ گل عذارِ چھُ یہِ پنٕنِہ نس گٔنذریمتِس پترِ ہنٛز نأوِی ژٕرے سوٗزمُت ۔''

یہِ ڈأکی رٕٹتھ سوٗچ وزیرزادن زِ شہزادَن آسہِ شہزادِ سبٹھے شکر گزأری سان میوٗن ووٗنمت تہٕ توٗے روٗدس بہٕ تٔس یاد ۔ اوٕ کٔنی سوٗزنس یورِ تہٕ سلام تہٕ بیہِہ شکریہٕ ۔ یام کالک وقت ووٗت تٔمۍ تُج یہِ پولاو گرأے تہٕ گوو کولہِ پٔٹھ کھینہٕ ۔ ٹھٔلتھ تُلنٔس تہٕ تھووُن سہٕ اَ رکتھ کُن گاسس پیٹھ تہٕ پوٹھرأ ون اَتھہِ ۔ أتھی دوران ییٚلہٕ اَتھہِ اوس پوٹھران تہٕ یُس سبز گاسہٕ گرأیہِ ہنٛدِس ٹھانڈَس تل اوس سُہ اوس زرد گوٗمت ۔ سُہ سپُد حأران تہٕ گوس شک زِ پولاوس چھُ زہر ۔ تٔمۍ تُج اَمہِ منٛزٕ رژھا تہٕ چھوکُن سہٕ تٔمن کاوَن یم اَتہِ اورِ یورأسی کران ۔ یمَو کاوَو تہٕ تھٕے یہِ کھیو تم پیٚے پتھر تہٕ موٗدی اُتی ۔''

وزیرزادن کوٗر خدایس کُن شُکر زِ ''خدایہِ تہِ تہٕ چھا زِ بہٕ بچوو تھٔس ژٕرے اَز مرنہٕ نشہِ ۔''

اَمہِ دوہہِ راتھ کیٚنتھ ییٚلہِ شہزادِ واپس ووت وزیرزادِ اوس مغموٗم تہٕ ژٕتھ گوٗمت ۔ شہزادن کٔرتمس منٛز یہِ تبدیلی محسوٗس تہٕ پرٕژھنس أمیک وجہ ''یہِ ماچھُ اوٕ کٔنی زِ بہٕ چھُس ژٕرے نشہِ دوٗر زیادٕ کالس محل خانس منٛز آسان ؟ وزیرزادن زون زِ شہزادَس اوسنہٕ پولاوس زٔنِس منٛزٕ کہنی تہٕ دخل تہٕ اَمہِ کٔنی ووٗننس سورُے کینٛہہ ۔ دوٗ پنٕنِس ''ژٕ چھ پیأری ۔ یتھ رُمالہِ منٛز چھے تمہِ پولاوٕ منٛز اُڈ ہنا یُس شہزادِ مے اَز ضُحس یہِ ؤنتھ سوٗزُن زِ بہٕ اوس تٔمۍ ہنٛدِس گٔنذریمتِس پترِ ہنٛدِ نأوِی ۔ یتھ چھے زہر بلا یار لأ وِتھ ۔ شُکر خدایس کُن

مےٚ ننیاوِ یہِ وقتسےٚ پیٹھ۔"

"بابہٕ! یہِ گٔمۍ آسہِ کوٚرمُت۔ تتہٕ کُس چھُ تیمِس چون عداوت چھُ۔"

"شہزادی گل عذار۔ بوز۔ وۄنی ییلہِ ژٕ تمِس سمکھنہِ گوٚژھکھ ژٕ نی زِ ضرور

پانس ستی شیٖشہٕ ہناتہٕ تھےٚ ژٕ شہزادی وُچھنہٕ ہنٛز ژٕ ترٛادی زِ امہِ منٛز رژھا رژھا پٔنہٕ نمن

دوشونی اچھن منٛز۔ امہِ ستی ؤسی ژےٚ اوٗش تہٕ گل عذار پرٛژھی ژےٚ زِ ژٕ کیازِ چھکھ

ودان۔ ژٕ وٕنی زبس ئبہ چھس پٔنُن دوست راونہٕ آمُت کنٛز ودان ییٚس ازٕ صبحاے اچانک

گُذریاو۔ آبیٛنہٕ منہِ یہِ شراب تہٕ یہِ کرٛوٚژھ۔ ییلہِ ژٕ پٔنہٕ نِس دوستہٕ سٕنٛدِس مرنس پیٹھ

دوکھُک پوٗر ساتنگ موکلاوکھ تہٕ پتہٕ وٕنی زِ شہزادی زِ ژٕ چھےٚ وۄنی شرلبہٕ رژھا۔ یہِ چھُ تیز

تہٕ تَس پیٛیہٕ امہِ ستی گوٚب نِنٛدر۔ سو ییلہِ نِنٛدرِ آسہِ ژٕ تژٕرادی زِ یہِ کرٛوٚژھ تہٕ امہِ ستی

ترٛادی زبس کمرس آکھ۔ پتہٕ کرٛوٚژھ واپس انُن مشتھ گوٚژھی تہٕ بیٛیہٕ اَنی زبس مختہٕ مال

تہٕ کنٛڈتھ۔ یہِ گرِتھ یِی زِ واپَس۔ نیرِ تہٕ یہِ کرِنس کھوٗژی زبنہٕ تکیا زِ یہِ کرنس پیٹھےٚ چھُ چانہٕ

خوشی تہٕ قسمتُک دارمدار۔ ئبہ گرِ امہِ کنٛز ییمہٕ گتھہِ ہُنٛد انتظام زِ شہزادِ ہُنٛد مول یعنے

بادشاہ تہٕ سأری دربأری مانن چون کھاندر شہزادِ ستی کرُن۔"

شہزادن کوٚرُس وعدٕ زِ سہ گرِ تہٕ سأرُے یہِ وزیرزادن امِس ہدایت دِتٕ تہٕ

تٔمۍ کوٚر وعدٕ برابر۔

دۄیمہِ شَبہ ییلہِ شہزادٕ گل عذار نشہِ گوٚژھنہٕ پتہٕ واپس ووت پتہٕ درا ےسہ تہٕ

وزیرزادٕ گری تہٕ موہر ژھیلہٕ ہیتھ میل کھنڈ دوٗر اکِس قبرستانس کُن۔ یہِ سپُد طےٚ زِ وزیر

زادٕ بنہٕ اکھ فقیر تہٕ شہزادٕ بنہٕ تٔمۍ سُنٛد چیلہٕ تہٕ خأدِم۔

صُبحس کیتھ ییلہِ گُل عذار پنٕنہِ حبسن منٛز آیہِ تَس باسے یہِ گمرٕس سخت دَگ تہٕ بیٚیہِ وُچھن زِ تسنٛز مختہٕ مال تہٕ اُس نہٕ کُنے ۔ سو گیہِ فورن تہٕ بادشاہَس وۄنن پٔنیٚ یہِ مختہٕ مال راوٕنس متعلق مگر کمرچہِ دَگہِ متعلق وۄنُن نہٕ تَس کہنی۔

بادشاہَن ییلہِ ژۄ رِہنٛد بۄزتہٕ سُہ سپُد نارونار۔ تٔمۍ کرنٲوا تھ متعلق سارۍ سے شہرس تہٕ اَندۍ پکھۍ علاقن پارٕ ے۔

وزیرزادَن ییلہِ یہِ پارٕ ے بۄزتٔمۍ وۄن "یہِ گووجان۔ میٲنہِ بایہِ کھوژمہٕ ژووتھ تہٕ نیریہِ موختہٕ مال ہیتھ تہٕ بازرس منٛز یہِ کٔنِنچ کرکوشش۔"

شہزادَن نیہِ یہِ اَکس سونرٕس تہٕ وۄننس یہِ ہینہٕ خاطرٕ۔

تٔمۍ پرٛژھس "ژٕ کوتاہ گرٛژھی اَتھ؟"

شہزادَن وۄنُس "پنٛژاہ ساس روپیہِ۔"

اَمۍ وۄنُس "چلوٹھیک چھُ۔ ژٕ پیار ییتی یوٚ تانۍ بہٕ پئسہٕ اَنے۔"

شہزادٕ رۄ د وارِیہَس کالس پرٛاران یوٚت تانۍ تہٕ چھیکرٕس یہِ نفر واپس آو۔ اَمِس سٍتۍ اوس کوتوال تہٕ تیٚمۍ شہزادِہنٛز مختہٕ مال ژۄرِ نہِ کِس الزامَس منٛز شہزادٕ فوراً گرفتارکوٚر۔ کوتوالن پرٛژھس "ژٕ کتھٕ کنۍ میٚجی یہِ مختہٕ مال۔"

شہزادَن دِتُس جواب "مےٚ دِژ یہِ اَکۍ فقیرن یُسٕند بہٕ خادم چھُس۔ تٔمۍ دِژم یہِ بازرٕ کنہٕ خاطرٕ۔ اگرمےٚ اِجازت دِیوتہٕ بہٕ ہاوٕنوتوہہ سُہ کتہٕ چھُ۔"

شہزادَن واتناوۍ کوتوال تہٕ پُلسہٕ وٲلۍ تتھ جایہِ ییٚتہٕ سُہ وزیر زادٕس نشہٕ دراُمت اوس تہٕ اَتہِ وُچھ یمو یہِ فقیر اَچھ وٕٹتھ عبادتس منٛز محو۔ تٔمۍ ییلہِ اَمہِ وِزہِنٛز عبادت

کرِتھ موکلاو وتہٕ کوتوالن پرٛژھنس یتھ کتھ وضاحت کرنہٕ خاطرٕ زِ تس نِشہِ کتھہٕ کنۍ واتٕ ژ شہزادِہنٛز یہِ موختہٕ مال۔ تمۍ ووٚنس درجواب "بادشاہ اتھ یوٚرکہ تہٕ پتہٕ وَنہٕ بہٕ تسۍ یہِ بتھس پیٹھ۔"

یہِ بوٗزِتھ گےٚ کیٛنہہ نفر بادشاہَس نِش تہٕ ووٚنہس یہِ کینژھا اَمۍ فقیرن ووٚنمت اوس۔ بادشاہ آو تہٕ فقیر یادِ خدایس منٛز مست آسنہٕ کنۍ کھوٗژ سُہ اَمۍ ہندِس ژکھہِ گژھنس تہٕ سوٗچُن زِ مےٚ گوٚژھہ نہٕ اَمس کُنہِ قسمچ تھوتھ گژھنہٕ کنۍ خداصاب ناراض گژھُن تہٕ اوے کنۍ روٗد سُہ گلۍ گنٛڈِتھ اَکس سایِل ہندی پاٹھۍ اِستادٕ پرٛژھنس زِ "ژےٚ کتھہٕ کنۍ میجی میانہِ کورِہنٛز یہِ موختہٕ مال؟"

فقیرَن ووٚنُس جواب "راتھ روتلہِ اَسۍ اَسۍ یتھ استانَس نِش بِہتھ خدایہٕ سنٛز عبادت کران تہٕ اَتھۍ منٛز آیہِ اَکھ زنانا شہزادِہندی ہوی پلوو دلولا۔ گتھ تہٕ کوٚڈن قبرِ منٛز اَکھ مورِدٕ یُس کےٚہ دوہ برٛونہہ اَتھ منٛز وٕڈراونہٕ اوس آمُت تہٕ کھیوٚن سُہ۔ یہِ وُچھِتھ کھوٚت مےٚ سخت غوصہٕ تہٕ دوٗگمس یمہِ کرٛیژھہٕ ستۍ کمریُس تمہِ وِزِ نارس پیٹھ اوس۔

مےٚ نِشہِ ژلنہِ وِزِ گیہ تس موختہٕ مال یلہٕ تہٕ پییہٕ پتھر۔ ژےٚ باسہٕ نےٚ یمہِ کتھہٕ عجیب مگر یمہٕ چھنہٕ ثابت کرنہِ مُشکل۔ ژٕ وُچھ پننہِ کورِ تہٕ تس آسہٕ نےٚ کمرس پیٹھ دٕزن داغ۔ نیر گژھ اگر یہِ ژٕ تی اوس یہِ بہٕ وَنان چھسے تیلہِ سوزُن شہزادی مےٚ نِش تہٕ بہٕ دِمہٕ تس سزا۔"

بادشاہ گو واپس محل خانہٕ تہٕ فورَن دِژُن حُکم زِ شہزادِ وُچھو کمرس۔"

دایہ وۆنُس ’’ آ۔ بلکُل چھُ تی۔ أمِس چھِ دٔزن آکھ۔‘‘

بادشاہَن دِژ کربکھ ’’تیلہٕ ژھنیٚوٚن یہِ فورأ مأرِتھ۔‘‘

ادرِ وۆنہس ’’ نہ نہ، بادشاہ سلامت۔ أسی سوزون یہِ تِمَن کُہ فقیرس نِشہٕ تہٕ
یہِ بُڑ ووتہٕ تِسی یہِ خوش گرِتی گرِن سہ۔‘‘

بادشہَن مأنی یہِ کتھ تہٕ شہزأدی آیہِ قبرستان سوزنہٕ۔

فقیرَن وۆنُکھ ’’یہِ تھاویٚون تِتھی قبرِ نِشہٕ پنجرس منز بند کرِتھ یِمہِ منزٕ امہِ لاش
کڈٕ۔‘‘

یِی آو کرنہٕ تہٕ کیہہ کالی رۆدی وۆنی قبرستانس منز صرف فقیر، تِمی سُند چیلہ تہٕ
شہزأدی یأژ۔ وُنہِ أس رأژ پٔنٕنی کرٕہنی ژادر ہوٚرِ پأٹھی وہراوِنے یِیلہِ زٕن فقیرہ تہٕ تِمی
ہِندی چیلَن پٔنٕن یہِ نقلی لباس کڈِتھ ژھُن تہٕ پٔنٕن سامانہٕ تہٕ گرِی ہیتھ آے پنجرس نِش۔
تِمَو کڈ شہزأدی پنجرٕ منزٕ تہٕ تِمی ہِندِ بن کمرکین چھوگن کیٚاہتام مہلامہٕ مُتھتھ بیہناوُکھ۔
شہزادس پتّی کنٕ أکِس گرِس پیٹھ۔ تِم ژٕلی اَتہِ واوِ کی پأٹھی گرِ بن پیٹھ سبٹھاہ دُورتہٕ
صُبحس یأ گو دِیُت تِمَو تھکھ تہٕ لأجکھ محفوظ جایہِ وأتِتھ پٔنہٕ نِس منصوٗبس پیٹھ کتھ
گرٕنی۔ وزیر زادَن ہأو شہزادِ تِمہِ پولاوِ منزٕ رٔژھ ہنایِس تِمہِ تَس سۆزمُت اوس تہٕ
پرٔژھنَس زِتَس اوسا امہِ ناشکرأنی ہُنٛد کینٛہہ پشتاوِ۔ شہزادِ وۆ دتہٕ کوٚرُن یہِ اعتراف زِ
سہ اوس تِسُند سبٹھاہ خأرخواہ تہٕ دوست۔

اَمہِ پتہٕ لیچھ یِمَو وزیرِ اعظمَس اَکھ چِٹھی یتھ منزٕ تہٕ سوٗرے لیکھنہٕ آو یہِ زِ
یِمَن دلیرن وطنہٕ منزٕ نیرنہٕ پتہٕ بُتھہِ اوس آمُت۔ یِیلہِ وزیرَن چِٹھی پٔرِ سہ گو دتہٕ وۆنُن

یہِ بادشاہَس ۔ بادشاہَن دِیُت حُکم زِ یِمَن مُلک بَدر کرنہٕ آمتِمن دۆن (شخصَن) گژھہِ اَکھ خط سوزُنہٕ یِن یَتھ منٛز یِمَن تِمہِ کُر یہِ حُکم دِیُت زِ تِم مہ یِہِن واپَس بلکہ سۆزِن گُل عذار ہِندِس مأرِس چِٹھۍ یَتھ منٛز تَس سأرِلم کینٛہہ وَننہٕ یِیہِ ۔ تِمو کۆر یِلی وزیرَن وۆنِس تہٕ شہزادَن لیچھ چِٹھۍ۔

یہِ چِٹھۍ پٔرِتھ کھۆت گُل عذارنِس مأرِس پَنٕنِس وزیرَن تہٕ باقٕے کارندن ہُنٛد سخت شرارت زِ تِمَن کیاہ زِ لٔج نہ پَنٕنِس مُلکس منٛز یِمَن ناماوار پرٛھِمَن ہِندِ تیٚچ پےٚ تہٕ سُہ اوس پانہٕ تہٕ خاص پأٹھۍ شہزادِ تہٕ وزیرزادِس خأطرٕ نہ واتنہٕ کِنۍ تیتھے ہیو محسوس کران ۔ تِمہِ دِیُت اَکِس خاص تارِ تَس پیٹھ پَنٕنۍ کینٛہہ وزیر قتل کرنہٕ ہِنٛد حُکم۔

تِمی لیۆکھ واپس وزیرزادِس دُلو تہٕ محل خانس منٛز رۄزِ زِ تہٕ ہرگاہ شہزادِ یِژھان چھُ یہِ گرِتیلہِ تِمی ہِنٛدِ گُل عذار سٕتۍ کھاندر کُک جلد کھۆتہٕ جلد انتظام۔

شہزادَن تہٕ وزیرزادَن گرِ خوشی سان یہِ دعوت قبول تہٕ یِمَن آو بادشاہ ہِندِ طرفہٕ شایان شان استقبال کرنہٕ ۔ کِہے کالی سپُد کھاندر تہٕ اَمہِ پتہٕ کینٛہہ ہفتہٕ گژھِتھ دِتۍ تِمی یِمَن گُری ، ۂسی ، لال جوأہر ، تہٕ موٕلی پلو پوشاک تحفہٕ رٔنگۍ تہٕ کۆرنکھ پَنٕنِس مُلکس گژھنُک رخصت تِکیاہ زِ تَس اوس یتھ زِ بادشاہ گرِ وۆنی یِمَن استقبال۔ اَمہِ دوہہٕ کالہِ یِیلہِ یِمَن نیرِن اوس آے تِم وزیر تہٕ باقٕے نفر یِمَن بادشاہَن یِم پٔتھۍ نیرنہٕ پتےٚ قتل کرنہٕ ہِنٛک قصد اوس کۆرمُت تہٕ کۆرُکھ وزیرزادِس زارٕ پارٕ زِ سُہ گرِ تِہنٛز وکالت ۔ تہٕ یہِ کۆرہَس وعدِ زِ تِمو منٛز پرٛتھ اَکھ دِیہِ تِمس پَنٕنۍ اَکھ اَکھ کۆرنیٚترۍ ۔ کرِ کۆر یہِ تہٕ گووتِمَن معأفی دیاوِنس منٛز کامیاب۔

پَتہٕ دژ اوشہزادِ پنٕنز خوٗبصورت مہرِ نٔ گل عذار تہٕ شہزادِ پنٕنہِ وارِیہہ مأرکۍ نز آشنہِ ہیتھ یم زن وزیرزادِ آسہٕ پنٕنن وطن کُن واپس۔ تِمَن ستۍ اُسۍ وارِیہہ فوجی سپاہ تہٕ وارِیہہ خزانہٕ لٔدِتھ گُری تہٕ اوشٹ۔ وَتہِ منز درائے تِم ڈاکوہن ہنٛدِ مانٹہٕ کٔنز تہٕ فوجین ہنٛدِ مدتہٕ ستۍ وول تِمو یہِ زمینَس اتہِ روزَن وألۍ ساری گٔرِکھ قتل تہٕ سُہ سأرُے خزانہٕ وۄٹکھ یُس تِمو وارِیہَن ؤری ـیَن اَتہِ جمع اوس کۆرمُت۔

أخرس وأتۍ تِم پَنہٕ نِس مُلکس تہٕ بادشاہَن یِیلہِ پَنہٕ نِس نیٚچوی ہنٛز خوبصورت آشنٕز تہٕ شانہٕ شوکت وول تُمۍ سُنٛد اردَل وُچھ تُمۍ منسوو فوراً سورُے کینٛہہ تہٕ دِتُن تَس شہرَس منز اژنک تہٕ اَتہِ روزنُک حُکم۔

اَمہِ پَتہٕ اوس شہزادِ سٕژَن وَتَن گاشی گاش۔ سُہ گووسارِنٕے سبٹھاہ ٹوٹھ تہٕ کینٛژِ کألۍ روٗٹُن بادشاہَس پَتہٕ تخت۔ وارِیہَن ؤری ـیَن رُوٗد مُلکس امنہٕ تہٕ شادمأنی سان حکمرانی کران۔

(راوی: بشو بایو۔ رِنٛی وور سرینگر)

☆☆

اَکھ عجیب وٚنتی

بادشاہا اَکھ اوس جنگلس منٛز شکارس دزامُت تہٕ تَس پیو بُتھہِ اَکھ فقیر۔ بادشاہَن کٔرس سلامتہٕ وۄننس میۄن ماچھی کینٛہہ ضرورت۔

''نہ۔ نہ۔ شُکریہ۔'' ژےٚ ماچھی میۄن کینٛہہ ضرورت۔'' فقیرٕ وۄتھُس درجواب۔

بادشاہَن وۄنُس ''آ۔ مےٚ گٔژھ پانسےٚ ہش آشنٛز میانے انہارٕ تہٕ میانے قدٕ۔''

فقیرَن وۄنُس ''افسوس۔ ژےٚ مونگتھ اَکھ وۄکھٕ چیز ایُس مُشکل چھُ تہٕ کٔرتھ کرٕ بہٕ کینٛہہ مگر اَکھ کتھ تھاوِ زِ ژتبس۔ سوآسی نہٕ وفادار۔

''کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، صرف وُچھتہٕ ژہکہٕ کھامیٲنی یہِ یِژھ پۄرٕ کٔرِتھ'' بادشاہَن وۄنُس۔

یہٕ بۄزِتھ گوو فقیر نبسنگا تھوٚ دوٚرِتھ تہٕ مکٕ ٹاسہٕ ستؠ کٔرن بادشاہ سنٛزِ کلہٕ ہیرٕ ژِ حصہٕ تہٕ پتہٕ کوٚرن تَسنٛدٕ جسم دفن۔

''میانہِ خدایہِ، گژھ تہٕ میۄن یہِ دُعا بۄزِتھ۔ بادشاہ کٔرتن دُبارٕ زِندٕ بیِیہٕ بلکل

تسی ہش تمی ہندے انہار تہ تھزر اکھ زنانہ" فقیرن دیت نالہ۔ دُعا پیٚو قبول
بادشاہ گوو دُبار زیٚنٛدٕ تہ تَس پتے تسی ہش اکھ زنانہ۔

اَمہِ پتہ کہے کالس بنوو بادشاہن پننہِ اَمس نو آشنہِ کیٚتھ جنگلس منز اکھ
خانہ تہ اکثر اوس تَس نِش روزنہِ خاطرِ گژھان۔ مگر افسوس، زنانہ وژلیہ پٕزی کٔر
وفایہ زَن فقیرن ووٗنمت اوسُس۔ اکہِ دوہہ ییٚلہِ بادشاہ اوٚر گتہ تانی اوس تمہ
لیٚأرک اکھ وزیر پکان۔ سُہ اوس توانا جوان تہ مأرک موٗند تہ زنانہ گنیہ اکی نظرِ اَمس
مأے۔

تمہِ کٔر تس پانس ستی ہنٛج سخت مازرتھ تہ سُہ گوو۔ تتھ کنی اُسی یم اکثر وژ
پانہ وأنی سمکھان تہ اکھ أکی ہنٛز گیگھ سخت مالے۔ اکہ دوہہ ہرٕوان اتھ کتھہ
گژھن ییٚلہِ بادشاہ تمہ وزِ اور پیوٚ وأتتھ ییٚلہِ پزٕ تتھ کانسہ یہِ خیال اوس زِ سُہ
سبٕٹھاہ دوٗر گتھ تانی جایہِ۔ اَتھ ہرس فاش گژھنہٕ نِشہِ بچنہٕ خاطرِ کوٗریکو پانہ وأنی
فأصلہِ زِ تمہِ کھنا وَن کتال ناوِ کس أکس کرالس اتھہِ شہرِ پٹھہ اتھ محل خانس
اکھ سرونگ یتھ زِ وزیر پننہِ مرضیہ اور یتھ گژھتھ ہیکہِ ہے۔ یہِ کأم سپز بر پأٹھی تہ
کینژس کالس روٗ دسوٗرے ٹھکھے مگر چھیکرس گوو تہنٛد یہ عأب نوٚن۔ وزیرن کوٚر اکھ
بوٚڈ سالانہ بادشاہس کٔرن دعوت۔ بادشاہن کٔر دعوت قبوٗل تہ گووسالس۔ یہ زنانہ
تہ اُس أتی مگر اَمہِ اوس پننہ حُلیہ بدلوومُت۔ تہ کٔرتھ تہ پرزنأویہ بادشاہن۔
"بہ ماچھس یہِ خواب وُچھان۔ مگر نہ۔ یہِ چھےٚ سوے۔" بادشاہ گوو غوطن
بہ تھاوِ اَمس پلون نشانہ یتھ مےٚ پتہ واپسی پیٹھ فکرِ ترِ زِمےٚ ستی ما اوس درکھ

سۍڈ مُت۔"

اَمہِ کنٛز دیٚت تٔمۍ اَمۍ ہٕنٛز پلو لونٛچہِ یوٚ ہے لیٚد رِچھہہ ہیوٚتہٕ دزاو پانس زَن تنبہٕ کہنٛز اوس سۍڈ مُت۔ یام سُہ راتھ کیٚنٛتھ واپس محل خانہٕ وۄت اَتہٕ وُچھ اَمۍ پٔنٛز بہٕ زنانہٕ اَمِس پژران تہٕ پلو لونٛچہِ اوس داغ لگی تھے۔ "بدکار" تٔمۍ دِژ کربکھ تہٕ کٔڈن پٔنٛز کرتل تہٕ اَکہ دَبہٕ نیوٚنس کَلہٕ ژٹِتھ۔ دوٚیمہِ دوہہٕ صُبحٲے ترٛ ووٚ تٔمۍ تخت تہٕ بنیاو اَکھ فقیر۔

(راوی: زأنہٕ کٔدل سرینگرُک پنڈت آنند کول)

نا انصاف بادشاہ تہٕ کمین سونٛر

اکہِ دوہہٕ اوس اَکھ بادشاہ پَنٕہٕ نِس باغس منٛز اورٕ یور کران تہٕ اُتھی منٛز آ
جنگلہٕ ژٕ ٹتھ اَکھ ہانگلا اندر تہٕ ہیٛرٕن دَوِ دَوِ گرِ ژٕ تہٕ پوشن لتہٕ موٛنڈ گرِ ژٕ۔ یہِ دُچھتھ
کھوٛت بادشاہَس سخت شرارت تہٕ پننٕین نوکرن دِتُن حکم زِ توٛہی گرِ وٲنٛدی اَندی گیِ
تہٕ ژٕ ٹیٛن نیِہ۔ سُہ دوریا و یانہٕ تہِ اُمِس کرتل ہتھ پتہٕ۔ اچانک ژوٗل ہانگل باغہٕ منٛزٕ۔
سُہ ژوٗل سیٛٹھاہ دوٗر بیہِ زَن ہانگلے یٲتی چھِ ہربکان گرِتھ تہٕ بادشاہ اوس اُمِس پلگل
نکھہٕ گرِس پیٛٹھ پتے دوران۔ بادشاہ روٗدتَس وارِیہَن میلَن پتہٕ دوران یوٗت تانٛ زِ
پَنٕہٕ نِس سرحدَس تانٛ ووت مگر یہِ ہیوٗکُن نہٕ رٕٹتھ۔ اَمہِ پتہٕ یوٗ ژھُن نہٕ بینہٕ دار
زٕ ٹھُن تہٕ ٹھٲر یا وٲتی۔ سخت گرم آسنہٕ تہٕ ترٛیش لگنہٕ کِنی ووٗتھ سُہ گرِ پیٛٹھہٕ تہٕ ژھنین پلہ
کڈِتھ تہٕ ووٗتھ سرٛ ان کرنہِ۔ سُہ اوس سرٛ ان کران زِ پٲتی کِنی نِی تَس کُمی تانٛ شیطان
نفرَن پلَو تہٕ گُر ژوٗرِ۔ ووٗنٛ کیاہ ہیکہِ ہے بادشاہ گٲرتھ۔ سُہ چھُ سوچان زِ بہٕ کیاہ گرٕ
ووٗنٛ۔ بہٕ کتھہٕ کنٛی گژھہٕ ننٛتھہِ نوٛنے گرِ۔ بہٕ ہیکہٕ نہٕ تہِ گرِتھ مے لوٗکھ خبر کِتس کالس
اَسَن کھنٛگالہٕ روزَن کران۔ اَمہِ کِنی کوٛر اُمی یِی اِرادٕ زِ سُہ روزِ ہمسایہ بادشاہ سٕنٛدی
مُلکَس منٛز اورٕ یور پھیران۔ اُتھی دربدری منٛز اوٚب تمی اَکھ سیٛٹھاہ موٗلُل موختہٕ ہار۔ سُہ
گوٚو خوش تہٕ چھُ ونان "شکر خدایس کُن، شکر بٔنٛ نَس۔ بہٕ ہیکہٕ ہیمہٕ کَس موٗلَس پلوٗدٕ

تہٕ گُرمٕلی ہیتھ ۔ یہٕ گژھہِ شہرتہٕ کوٗشش کرٕ یہِ کنیٛہ۔" لہذا روٗدئہ بڑٕ وٛہہ گٔنے پکان
یوٚت تاکی سُہ اُمِس بادشاہس سندِس بڈِس شہرس منٛز ووٗت تہٕ فل فورلو بٔن تتہ، یوٚ ژٕہیوٗ
سوٗنرٕ۔

تَس ووٗنُن "جناب توٗہۍ ہیٚیِہِ واموختہٕ ہار؟ مےٚ چھُ اَکھ سبٹھاہ مولُل موختہٕ
ہارِیُس یُس کیٛنہٕ چھُس یژھان ۔ مےٚ لوٚب یہِ اکہِ دوہہٕ صُبحُٲے اَکِس کولہِ تران۔"
سوٗنرٕ ن ووٗنُس "تلہِ ساہاو یوکُن ۔"

تِتھے تَمۍ موختہٕ ہارٕ چھِ تہٕ ووٗنُس ہیوژوٗ راژنے رکتھاکِنیٛوتھ یہِ ژوٗرِ مے
اَسۍ تِتھی زٕ موختہٕ ہار بادشاہَس رکتھی بناوِ ژتہٕ مےٚ لُجِ نہٕ پتہٕ زِ تمو منٛز کوٚت گوو
اَکھ ۔ ژٕ چھُکھا یوٚت کھرٕ انتِہٕ ژوٗر ۔ پگھہ مےٚ ستی بادشاہَس نِشہِ۔"

یِی ونان بُلووِ تمۍ اَکھ پُلسہِ دول تہٕ ووٗنُس ژٕ پگہِ ناوُن یہِ مےٚ پتہٕ پتہٕ
بادشاہَس نِشہِ ۔ سوٗنرِ سُند بیان بوٗزِتھ دِیُت تمۍ بادشاہَن حُکم زِ اُمِس ژٔٹو کھورٕ۔
یِیلہِ اَمہِ مُلکچہِ رانہِ یَس برابر تیٛژ انسانیت اَس یوٚت زَن تَسُند خاوند ظالم تہٕ ناانصاف
اوس رٲنی سُند یہِ ناطق حکم بوٗزتھ مہِ گرتَس شکایت "ژٕ رکتھہٕ کِنہِ چھُکھ یوٚت خطرناک حُکم
دِوان ۔ یِیلہِ زَن اَتھ معاملس سبٹھے معمولی شہادت چھےٚ تہٕ سوٗنرِ چھی ژےٚ پتےٚ رکتھ
خراب چھِ آسان ۔ ژےٚ چھی نا پتاہ تمۍ کوٗتاہ اپُز چھِ ونان تہٕ پنٛسہِ وَتنہٕ خاطرٕ کژاہ
تارن گری چھِ کران ۔ یہٕ ہرگاہ آسہِ ہاپزی رکنہِ گرہاأمِس غریب اِنسانہٕ سنٛز گتھِ تتھے
پاٹھۍ پژھ تتھہٕ کِنہِ ژےٚ سوٗنرِ سنٛزِ گتھہِ گرتھ۔"

"زبان وَٹھ ۔ ژےٚ کیاہ چھی میانِن معاملن منٛز دخل دِیُن" ووٗنُس

بادشاہَن ۔

رلنہِ وۆنُس دٔپہٕ روزِ نہٕ ژھوپہٕ کٔرِتھ ۔ مےٚ سَپُد واریاہ کالی دربارس منز چو
یہِ تکجارتہٕ تیز رُو چھِتھ سخت دوکھ ۔ چانٛی مُشیر چھی ژٕےٚ ناخوش تہٕ رعایا چھےٚ بغاوت کرنہٕ
تیار ۔ ہرگاہ ژٕ تِتھےٚ پأٹھۍ کران روٗدُکھ تیلہِ سَپِد چون یہِ مُلکھ برباد ۔"

بادشاہ سَپُد أمِس زنانہِ سخت ناراض تہٕ وۆننس گمہٕ منزٕ نیرنہٕ باپتھ ۔ دوٚیمہ
دوہہٕ صُبحس کیٚتھ دِیُت تٔمۍ حُکم زِ یہِ گژھہِ تٔمۍ سےٚ نفرس ستۍ مُلکہٕ نیبر تٕنۍ کڈِتھ ژھننہٕ یِس
کھورزٹنہٕ آسے ۔ رلنہِ بۆ رنہٕ امیُک کانٛہہ پرواے ۔ اَتھ برعکس گیہِ سو سیٚٹھاہ خوش زِ
گیہِ تِتھِس خانہٕ دارس نِشہِ آزاد ۔ سو گیہِ کھورروٗس نفرس نِشہِ تہٕ وۆننس بادشاہُنٛد
حکم ۔ سُہ بۆ رُن أکِس زٕ تِچھہِ ٹۆکرِ منزٕ تہٕ نکھس پیٹھ تُلِتھ نیوٗن سُہ شہرٕ نیبر ییٚتہٕ تمہِ تس
برابر أکِس آشنہٕ ہنٛدی پأٹھۍ علاج کۆریوت تانٛی تَس چھوکَن اَنگ آو ۔ تَس گودنہ
ڈٔلی ڈٔلی ٹوٹھ تہٕ تٔمۍ تہِ بۆ رُس تورٕ تِتھےٚ پأٹھۍ لول تہٕ سو بنییہٕ تسنٛز پزٕ کنٛز زنانہٕ ۔ تِمن زاو
اَکھ نیچوٗ ہنا ۔ گُزار کرنہٕ خأطرٕ أس سو زِیٚن ژٹان تہٕ یہِ کِننہٕ خأطرٕ شہر گژھان ۔ اکہ
دوہہٕ ییٚلہِ سو اوٗری شہرٕ أس گٔمٕژ تسنٛدِس خاوندَس پییہٕ نِنٛدرٕ ۔ تہٕ ہُہ لوکُٹ شُرِ یُس تسٕنٛز
اوس سُہ ہیری تَن کھوکھشہِ کھوکھشہِ تہٕ وۆت نکھہٕ تلہٕ کِس أکِس کرِ پرٕ کِس ڈٕنٛدس
تانٛی تہٕ آو وُکراونہٕ ۔ تِتھےٚ یہِ نفر ہُشار گوو تہٕ اَتہٕ شُر نظرِ گوس نہٕ تَس زَن آو غمُک پہاڑ
پیٹھ ؤسِتھ ۔ سُہ گوو زنتہٕ دیوانہٕ تہٕ دِژن کریکہٕ "خبر کمہِ بلایہِ نیوٚ میوٗن نیچو ۔ بہٕ کیاہ کرٕ؟"
شامَس بأگی آیس زنانہٕ اورٕ واپَس ۔ تَس تہِ سَپُد تیٚتھ دوکھ ینہٕ بیانہٕ ہیکہٕ
سپِد تھ مگر بہادر تہٕ عقلمند آسنہٕ کنٛز سنبھول تمہِ پنُن پان تہٕ ہیوٚتُن خانہٕ دارس دِلاسہٕ دِ

کرُن تہٕ وۄنُس ''اَسہِ اوس ٲسۍ قسمتس (اتھ کیاہ کرو) راتس پیٹہٕ ہنہٕ اُمس بادشاہس اُکھ ہِندر زولہٕ تہٕ سُہ اوس اُکۍ ہے شُرِس متعلق سوچان تہٕ تُنُد اوُسُس پھیران۔ یہِ اوس تُنُد نصیبے زِتَس پیٹہٕ تہٕ ہِندر تکیا زِ راُ ژھنڈِ دۄیمہِ پہرٕ ہیوٗ آے زٕ جاناوار سوٗ بڑ ورتہٕ بوٗ بڑ ورتہٕ لاٗجکھ تتھ کُلِس پیٹھ گتھ گتھ گرٕ نی یُس تہنڈِس بَرِس بلکُل ستی اوس۔ تِموٗ لاٗج پانہٕ واٗنی یمنے متعلق گتھ گرٕ نی۔

''ہاے یہِ کیٗتھ تفریقہٕ لد دُنیا ہا چھ۔'' سوٗ برٲرۍ وۄن پنہٕ نِس یارس ''ژٕ وُچھ کیاہ آو تیمس نفرس بُتھ۔ اُمس پوٗ پنُن وطن ترٛاوُن تہٕ بیِٛیس مُلکس منٛز روٗد بیچھوٗنی ہِندی پاٗٹھی دوہ گزاران ییتہٕ اُمس ستی نا انصاٗفی سپدتھ سزا آودِنہٕ تہٕ وۄنی چھُ یہِ پنُن معصوٗم شُر راوُنس پیٹھ ماتم زدِ۔ سُہ کیٗتِ پھوٚٹ راتھ دِگرس ہیوٗ ہُتھ کرٕ یرس۔''

بوٗ برٲرۍ وۄنُس ''وُچھتہٕ کیٗتھ پیتہٕ آو یمَن بچار بن۔ یمَن ہیکہِ نا کانٛہہ چارا بُتھ؟''

سوٗ برٲرۍ وۄنُس درجواب ''آ بلکُل۔۔۔ ہرگا بادشاہ اَتھ کرٕ یرس منٛز دوٗھ لایہٕ یہِ ہیکہِ آساٗنی سان کُٹس بچاوِتھ تہٕ اکھُتے گوٗھ نُس کھور تہِ ٹھیک تہٕ نوٗی کھور گرٕ ھنَس پاٗدٕ۔''

بادشاہَن بوٗز یمَن جاناوارَن ہنٛز یہِ ساٗرے کتھ باتھ۔ سُہ سپُد سیٹھاہ حاٗران تہٕ تہٕ خوش تہِ۔ تِتھُے گاش پھوٚل تِمہِ وۄن زنانہٕ یہِ سوٗرے معاملہٕ تہٕ پرٕ ژھنَس مشوٗرٕ۔

تِمہِ وۄنُس ''بلکُل۔ گرٕتی یہِ جاناوارو نان اُسۍ۔ ژھن کرٕ یرس دوٗھ۔''

أمِ کۄرتی تہٕ تِتھٕ کِنۍ بچوٗن نیٚچو تہٕ تہٕ کھورتہٕ آس واپس۔

اَمہِ پَتہٕ کینژٕ کالٕ سَمکھ بادشاہ پَنہٕ نِس بُڈِس وزیرَس یُس برابر تتہٕ پ
پژ بتھ انٛدِ پھیران تہٕ پَنہٕ نِس آغس متعلق بے پتاہ اوس ژٕھانڈان یَنہٕ سہ اَتہٕ دژا
اوس۔ تَس نِش بوٗز بادشاہَن زِ سارِنٕے لوٗگن چھُ تسُند پھیران تہٕ تسنٛدِس واپس ی
چھِ پژاران۔ لہٰذا گو وَسہ پَنٕنۍ زنانہٕ تہٕ نیٚچو ہیتھ واپس تہٕ بیوٗٹھ دُبارٕ تختس تہٕ پرٲنۍ پا
لٲزِن حکوٗمت کرٕنۍ۔

واپس واتنہٕ پَتہٕ یوسہٕ گوڈنچی کٲم تٔمۍ کٔر سو ٲس یہِ زِ تٔمۍ سوٗز پَنٕن فوج تس
بادشاہَس سٟتۍ جنگ کرنہِ ییمۍ تَس سٟتۍ یتھ خراب سلوٗک اوس کۆرمُت۔ أمۍ سُنٛد فوج
سَپُد فتحمند تہٕ ہُہ بیا کھ بادشاہ گو وسبٹھاہ خجل۔ تَس پیوٗ یُن تہٕ أمِس رحم کرنہٕ خاطرٕ زارٕ
کَرٕنۍ۔ تٔمۍ وۄن زِ مے اوس یہِ ساَلِم تٔمِس کمینہٕ سونٛزی ہِنٛدِ کِنۍ کۆرمُت یُس بہٕ فِل ور
پھٕہِ لَدَن۔ تِتھٕ کِنۍ دِژ بادشاہَن تَس معافی تہٕ تژ ووٗن یِلہٕ۔ تَمہِ پورٲس صرف
خۄشی تہٕ خوشحٲلی۔ بادشاہ اوس تٔمِس زنانہِ سٟتۍ خوش گُزران یوسہٕ ہُمۍ بادشاہَن عزل
ٲس کرٕمژ۔ یمَن زاے واریہہ شُرۍ تہٕ سبٹھاہ وٲنس کٕڈِتھ گزریاو تہٕ رعایا پژ أ
ہِنٛدِ مَرنہٕ سخت دوکھہٕ زَد۔

(راوی: ہِشو بابیو۔ رٕنۍ وور سرینگر)

☆☆

فلسفی سۄنز کٔنز

پَتھ کالہِ اوس اَکھ بادشاہ سُہ دژ اوا کہِ دوہہٕ پھاک پرگنس کُن شکارس۔ دأچھ گامہٕ نِشہِ وُچھ کرُ تمۍ اَکھ ہانگل یُس سُہ پتہٕ دوریاوتہٕ کینژن مِیلَن اوسُس پتے یوٗت تانی تمۍ جنگلس منز ژھیبھ دِژ تہٕ پتہٕ دژاونہٕ نوٗ نۍ۔ بادشاہَس کھوٗت سخت شرارت تہٕ پنہٕ نِس قسمتس پیٹھ گوو مایوس۔

یام سُہ پنہٕ نِس ٹھکانَس کُن واپس یِکان اوس تمۍ بوٗز اَکھ کربکھ زنتہٕ کُس تانی وَتہٕ ماوِلس کُن زنڈَس پَتہٕ گنہِ وداں اوس۔ تمۍ دِژ اوٕر یور نظر ازِیہِ کُس چھُ تہٕ اَتہِ وُچھن وَہرِ سداہہِ مَرِ اَکھ سبٹھے مأری منز کوٗ رِیَس وُچھتھ سُہ سبٹھاہ خوش گوو۔

"ژٕ کوسہٕ چھکھ؟ یتِتھ کیاہ چھکھ کران" اَمۍ پرژھُس سبٹھے نرمی سان۔

تمہِ ووٗنُس "جناب۔ بہٕ چھُس چینہٕ کِس اَکِس بادشاہ سۄنز کوٗر۔ مۍوٗن مول بنیاو جنگس منز قیدی تہٕ بہٕ ژٕ جس تتہٕ اوٕ کنہِ زِمے گرٕھی نہٕ مأکی سِندی دشمن کینژ بناوِنی۔ گوڈٕ گیس بہٕ اَکِس جایہِ ییٔتہٕ مے کریٕرس منز پان پھاٹناونچ کوٗشش کُرمگر گامہٕ والین نچ میانہِ اَمہِ حالچ پتاہ تہٕ تم آے تہٕ بچأوِہس بہٕ۔ پتہٕ آیَس بہٕ یور۔ ژے بوٗزِتھ ووٗنی میأنی دلیل ووٗں وَن ژٕ پننۍ۔"

تمۍ دِیُتُس جواب "سوٗندری۔ بہٕ چھُس ییمہِ مُلکُک بادشاہ تہٕ وُنی کبس

چھس شکارس درٛ اُمت۔ ساعت اوس پھرٕ ژھیمہٕ کٔنی مے ژٔے ستی ملاقات سپدٕ۔
یہ بوٗ زِتھ ہیوٚت کورِ وٗدُن۔

"ژٕ کیاز چھکھ وٗدان اے پری روٗ" بادشاہَن وۄنُس اَمہٕ پتہٕ۔

"بادشاہا۔ بہٕ چھس پنٕنہ نس مأ لی سنٛدِ، ماجہ ہنٛدِ تہٕ پننہٕ مُلکہٕ باپتھ وٗدان۔ بہٕ
چھس پننہٕ خأطرٕ وٗدان بہٕ کیاہ گرٕ ییتہٕ بہٕ بے یار تہٕ بے مددگار چھس۔ بہٕ کتھہ ہکہ
زِنٛدٕ روٗزِتھ۔" تمہِ دِتُس جواب۔

"مہ وٗدوٗنی" تمی وۄنُس "ییمہِ پیور تھاوِ بہٕ چون خیال۔ پکھ میأنِس محلہ
خانس پیٹھ تہٕ روزِتی۔"

کورِ وۄنُس "بہٕ گرٕ خوشی سان تہٕ۔ نہ اگر ژٕ مے پنٕنی آشنی بٔنِتھ وٕنکھ۔ بہٕ
گرٕ نہٕ ژٕے کُنہہِ کتھہِ انکار۔"

"میأنی ٹأٹھی، میانہِ جانہٕ، پکھ مے ستی۔" وۄنُس بادشاہَن
یتھہٕ کٔنی سپُد یمَن خاندر تہٕ بادشاہَس روٗز اُمِس چیٚنہٕ چہٕ آشنہٕ ہُنٛز ماے
زیادٕ زیادٕ ہُران۔ تمی بنأوٕ تَس خأطرٕ اشبر نگھہِ ڈلٕ ہس پیٹھ اکھ پانٛژ پہر خوبصورت عمار
ت تہٕ اوس پننہٕ نبن باقے سارِنے زنانَن اُتی ترٛأوِتھ تمِس ستی یوٚت پلہٕ ہس تیٚوٚت
وقت گزاران۔ تَس اُسنہٕ رَژھ تہٕ پتاہ زِ تیمس سٕہ یوٚت لول اوس بران سو کوہہ
بلاے اُس۔ تَس اوسنہٕ پتہٕ پتاہ زِ تَس ستی بستی کرنہٕ ستی کُس وہ کھہِ دود گووتَس اگادِ
وارِ وارِ ہیٚرٕن تَس معدس سخت دَگ باسٕنی۔ لہٰذا ابلأوی تمی حکیم یموٚ مژٕ کانٛہہ یہ تہٕ کانٛہہ
ہٕہ کرنہٕ خأطرٕ اوٗسُس وٕنان مگر کانٛہہ اکھا ہیوٚ کنہٕ تَس ٹھیک گرِتھ۔ اُخرس اوس اکھ

جۆگیاہ یُس پژ بتھ دوہہٕ یتھ مُلکس وُڈان وُڈان اوس یوان تہٕ پنہٕ نِس ووستادتہٕ
مألکس کیتھ اوس دۄ دھ گنگایہِ پیٹھہٕ آبہٕ ہناتہٕ ہاری پربت پیٹھہٕ میوٚ رژھانوان۔ اَمی
ییلہِ یہٕ بڈٕ عمار تھاوُ چھ۔ یوسہٕ بادشاہن اُس بنأومژتہٕ ہنا آرامہٕ ہنا کرنچ گیس یژھ تہٕ
ژاوسہٕ اۆ رک۔ پوِتر جَل گمرِ کِس اُکِس کۆنس کُن تہٕ پوِتر میوٚ بینیس کۆنس منز تھاوِتھ
تہٕ مۆلُل مألکشہِ دواہک اَکھ ڈباتھوووُن شاندس تل تہٕ دِتُن بادشاہٕ سندِس بسترس پیٹھ
درازتہٕ پینیس ہِنڈر۔

اَتھی منز پیوٚ بادشاہ وأتتھ تہٕ پنہٕ نِس بسترس پیٹھ جۆگیاہ شونگتھ وُچھتھ گوو
حأران۔ تَس بینہٕ شاندس تلہٕ گنہٕ لوکٹس مألکشہِ دواڈبس پیٹھ نظر بینہٕ وُچھن پوِتر جَل تہٕ
تہٕ پوِتر میژتہٕ۔ سُہ لۆگ سوچنہٕ زِ یہٕ کیاہ معاملہٕ ہیکہِ اَستھ۔ تَس گنیہ کل زِ (بہٕ وُچھہٕ
ہا) جۆگی ییلہِ ہُشار گژھہِ یہٕ کیاہ کرِ۔ لہذا بیوٚ ٹھ سُہ پتھر تہٕ چھُ پژاران۔ جۆگی تہٕ تھوو
نہٕ سُہ ژرِس وقتس پژارِ وُن۔ سُہ گوو بادشاہس وُچھتھ حأران مگر ییلہِ نہٕ تمی لوکٹ
مألکشہِ ڈبہٕ تہٕ پوِتر جَل تہٕ پوِتر میژ وُچھی سُہ کھوٚژ۔ یمہِ اُکی بادشاہن ہمتی۔ "جوگیا۔ مہ
کھوژ۔ مےٚ چھِ چأنی سأری چیز رژھرِتھ تھأوی متی" تمی ووٚنُس۔ مےٚ وَنتہٕ ژٕ کیاہ تہٕ
کتھہٕ کنی آکھ یور تہٕ ژےٚ میلنے بینہٕ پنُنی چیز۔ پتہٕ ووٚنُس جۆگی سورے کینہہ تہٕ رژن پنٕنی
چیز۔ بادشاہس نمن گرِتھ دژاوسہٕ محلہٕ منزٕ۔ سُہ وُڈیاوۄت پلُس تیوٚت تیز واپس پنہٕ
نِس آعَس کُن تیمی تَس ژیرلا گنگ وجہ پژژھ۔ اَمہِ پتہٕ ووٚنُس جۆگی سُہ سورے قصہٕ زِ
سُہ کتھہٕ کنی وُچھ بادشاہن پنہٕ نِس بسترس منز شونگتھ تہٕ تمی کتھہٕ پأٹھی گرِتَس ستی گتھ۔
ییلہِ ووستادن یمہٕ کتھہٕ بوزِ تہٕ ووٚنُن رُت انسان چھُ۔ بہٕ چھس تَسند

شُکر گزار زِ تمی دِیُت نے ژےٚ پوبتر مأکِشہِ ڈبہٕ تہٕ باقٕے چیز واپس۔ وولہٕ واتناوٕ
تَس نِش۔"

لہٰذا کوٗر تِمو دوشوٕ یوامہِ مائکشہِ ہِنٛد۔ کِنۍ یتھ مُلکس کُن وُ ڈوتہٕ وأتی بادشاہَس
نِش۔ جۄ گر وۄنُس "بادشاہا۔ میوٗن آغہٕ تہٕ ووستاد چھے ژےٚ مُلا قاتس آمت تہٕ بیٚیہٕ تم
چیز مےٚ واپس کرنہٕ مۄجُب شُکر یہِ کرنہٕ خأطرٕ۔"

اَمہِ پَتہٕ وۄن تِمو ریٚشن "آ۔ ژےٚ شکریہ کرنہٕ خأطرٕ چھس بہٕ آمت رازٕ بہ
کینژہ ھاتہِ ژمےٚ منگکھ تہٕ سۄ میأنس اَتھس منٛز آسہِ تہٕ گرٕ بہٕ چانہِ خأطرٕ۔"
تَس بڑ وۄہہ گنہِ نِمتھ وۄنس بادشاہَن "اے دَیہ ٹاٹھِہ۔ مےٚ چھُ معدٕ دوا
اگادِ گوٗمُت یُس بلراونس منٛز وُنیُس تانۍ سارِنے حکیمن ہُنٛد علم تہٕ ہُنر ناکام چھُ
گوٗمُت۔ ہرگا ژٕ مےٚ اَتھ دأدِس علاج ہیٚکِکھ کرِتھ بہٕ روزٕ ژےٚ ہر ہمیشہ
شُکر گزار۔"

ریٚشن وۄنُس "وولہٕ بہٕ دِمےٚ ژےٚ جسمس نظر۔" تَس کُن وُلی وُلی نظر کران
"ژےٚ چھُتھا حال حالے کھاندر کوٗر مُت۔"

بادشاہَن دِتُس جواب "آ" تہٕ وۄنۍ نَس سوسأرے ڈلیل زِ سہ۔ کتھہٕ کِنۍ سمکھ
اَمِس نوٗ زنانہِ تہٕ تَس متعلق تہِ وۄننس سورٕے کینٛہہ۔

ریٚشن وۄنس "آ۔ مےٚ تہِ باسیاو یہِ۔ رازٕ ژٕ چھکھ سیٚٹھاہ بیمار۔ تہٕ ہرگاہ
ژےٚ بیٚیہٕ ژنجی ہَن دوہَن علاج واتہِ ہی ژٕ مَر ہکھ۔ مگر وۄنۍ چھُنہٕ پرواے۔ بہٕ ہیٚکتھ
ژٕ ٹھیک کرِتھ۔ بہٕ یہِ وَنے تہِ کرۍ زِ کھوژنہٕ ورأے۔ پَتہٕ نَس وازس وَن اَزنانہٕ

ہِنٛدِس کالہٕ کِس کھنبس ژؤ رنؤن ترٛاوٕن تہٕ یہِ تھاوِ زِ خیال زِ تتہٕ کرِس مژ گوٚھہٕ نہٕ ترٛیش آسِ نہٕ بیتہٕ سوشونگہِ۔ ژٕ روٗزِ زِ یانہٕ راتی راتس ہُشارتہٕ روٗزِ زِ ژرژان تہٕ یہِ کینژھا راتس سَپِد تہٕ وٕنِ زِمےٚ صُبحس۔ پتہٕ کھوژ کھژٕنے واتی نہٕ کانٛہہ نقصان۔"

بادشاہَن کوٚر بلکل تی یہِ ریٚش وۄنُنس۔ پتہٕ گٔیہ اَسہٕ تہٕ سمجھ لی زِ زنانہٕ ژُخ راتھ کیٚتھ سخت ترٛیش سوٗ ژھ ترٛیش چَنہٕ خاطرٕ تھوٚ مگر یِیلہِ نہٕ کرِس مژ ترٛیشی لیٚن تمہٕ دِژ نظر زِ خاوندس چھمانٛدر تہٕ پَتہٕ بولوٗن وِیٚہہ تہٕ سرُ پھ ہٕنتھ دژلیہ نمبر۔ سو گیہ تلاوس پیٚٹھ ترٛیش چینہٕ۔ یہِ گرِتھ یِیلہِ موکلیہ تہٕ پھیر واپس تہٕ دُبارٕ زنانہٕ ہٕنتھ وٕژھ دُبارٕ شونگنہِ۔ بادشاہَن وُچھ یہِ سأرٕلم تہٕ صُبحس کیُتھ وۄنُن ریٚشس۔ یِیلہِ ریٚش سأرٕلم کینٛہہ بُوٗزتہٕ پَتہٕ وۄنُنس "بادشاہا۔ یہِ چھنہٕ زنانہٕ بَلکہِ وِہرٕ۔ بوز۔ ہرگاہ کِس ہتس وٕریَس کاُنسہِ سر پھس انسانہٕ سٕنٛز نظر پییہٕ نہٕ تِمس چھِ گلس پیٚٹھ اکھ ژھوگ پیوان تہٕ یہِ چھُ شہمار بنان۔ ہرگاہ بییہ اکِس ہتس وٕریَس اَمِس انسان نظر پییہٕ نہٕ اَمِس چھُ اجدر بنان تہٕ ہرگانہٕ ترٛن ہتن وٕریَن اَمِس کانٛہہ انسان وُچھِ یہِ چھُ "وِہرٕ" بنان۔ وِہرٕ چھُ ہرکان پانس یوٗت ییٚژھہِ تیوٗت زِ یٹھرٕ اوِتھ، اَمِس چھُ سیٹھاہ طاقت آسان تہٕ یِیلہِ مرضی گژھس تیلہِ چھُ پنٕنٛز شکل ہرکان بدلأوِتھ۔ اَمِس چھُ زنانہٕ ہنٛز شکل پژاوٕنی سیٹھاہ خوش کران۔ یتھ زِیہِ مَردَن ستی بستھ ہیکہِ۔ یہے چھےٚ چأنی یہِ زنانہٕ تہٕ۔"

بادشاہَن کھیٚیہِ ووٚتھ "اوٚہ۔ مےٚ آسہِ ہے یہِ گوڈٕ پتاہ۔ مگر وۄنؠ چھنا اَمِس بلایہ نِشہِ موکلنس کانٛہہ باتھا۔"

ریٚش وۄنُس "کیازِ نہٕ۔ مگر ژےٚ گژھی صبر اَسُن۔ دہ ہے اَکی زِ پتہٕ زنانہٕ

نِشہِ گرٕ ھان تہٕ سُے وِوہار اَسی زِتَس ہتۍ کران یُس تَس ہتۍ ژٕ کران اوسکھ ۔ نتہٕ گو
تَس شک تہٕ گَری ژٕ نے بُر باد ۔ اَمی سُند اَکھ شہہ ہیکہِ سأری ہے مُلکس پھوٗرِتھ
سَرِ دست بناوتہٕ ژٕ لاشہِ ہُند اَکھ مکانہٕ تہٕ لاشہِ گر پیٹھ سفید گچھ یتھ نہٕ یہ (لاش
باسہِ ۔ اَتھ مکانس گرٕ ھن ژور کُٹھی آسنی ، بہن کُٹھ ، کھبنہٕ کُٹھ ، شونگن کُٹھ تہٕ نز
کُٹھ ۔ کھبنہٕ کُٹھہِ کِس اَکِس کونس منز گرٕ ھہِ اَکھ مضبوٗط توٗ ندرٕ آسُن یتھ پیٹھ
آسہِ ۔

ییٚلہِ یہِ سأرُلم تیار سَپد پَتہٕ لاگ ژٕ بیمار تہٕ حکیمس اَتھہِ وِنناوِ پانس خأطرٕ یہ
علاج زِ کأنسہِ گرٕ ھہِ نہٕ ژٕ نے نِش یِنک اجازت آسُن سوایہ اُمس زنانہِ ۔ یہِ سأرُلم اد
کرنہٕ تہٕ زنانہٕ تہٕ سَپز خوش زِ تسُند رون چھُ وۆنی بس تسُند ے یوت تہٕ سوے کرِ تمی ہنز
بیمارِ منز تَس خأطرٕ سوٗرے کینٛہہ ۔ یہِ چلیا وکینژ ن دوہَن ۔ تہٕ اَمہِ پَتہٕ وۆن تَس ریش ز
ژٕ گرہاو کھبنہٕ کُٹھس منز سخت پأٹھی توٗ ندرٕ تہٕ زنانہِ وَن پانَس خأطرٕ خاص قسمٕچ ژوٗٹ
بناوِنی ۔ سو ییٚمہِ وِزِ ژوٗٹ پیٚنہٕ پنَس وُچھنَس منز مشغوٗل آسہِ ۔ تمی وِزِ دِن توٗندرس منز
دَکہٕ دِتھ دأرِتھ تہٕ یوٗت جلد پلی تیوٗت گرِن پیٹھہٕ بنَد یتھنہٕ سو کُنہٕ تہٕ طرٕ یقہ اَتہٕ ہیرتھ
ہیکہِ نتہٕ گرِ سو سأری ہے مُلکس تباہ ۔ یِتہٕ آو کرنہٕ تہٕ نارٕ چ شُدت ہُر اونہٕ خأطرٕ آدمکانس
تہٕ نار دِنہٕ ۔ ییٚلہِ ریٛش یہِ سأرُلم بوٗزتہٕ وۆننَس '' ژٕ نے کوٚرتھ سبٹھاہ جان ۔ نیرٕ گوٚہ
وۆنی دوٗن دوہَن پتُن محل خانہٕ تہٕ ترٛییٚمہِ دوہہٕ یِی زِ مےٚ نِش یہٕ ہاوے ژٕ نے عجب
نظارٕ ۔ ''

ترٛییٚمہِ دوہہٕ گوو بادشاہ ریٛشِس ہتۍ تتھ جایہِ ییٚتہٕ ناراوس تہٕ لتہٕ وُچھن نہٕ

سوٕر ورأے بیٚنہٕ کٕھنۍ تہٕ۔

ریٚش ووٗنُس ''وُچھ ووٗنۍ وارِ پاٹھۍ اَتہِ لَبھ ژٕ سوٗرس منٛز اَکھ گنہٕ پھوٚل۔''

کینٛژَس کالس ژھاٛنڈ دِنہٕ پَتہٕ ووٗنُس بادشاہَن ''آ۔ یِکیاہ لوٚبُم۔''

ریٚش ووٗنُس ''چلو گوو ٹھیک۔ ووٗل کیاہ رَنٛگھ ژٕ گنہٕ پھوٚل رِکنہٕ سوٗر۔''

بادشاہَن ووٗنُس در جواب ''گنہٕ پھوٚل''

ریٚش ووٗنُس ''تہٕ جان۔ تیٚلہِ نِمہٕ ءُ سوٗر'' اَمہِ پَتہٕ سوٚمبرٕ کُر حبہٕ سان یہِ سوٗر جولَنس منٛز تہٕ پٔنُن شاگرد ہیتھ گوو غاٛب تہٕ بادشاہ گوو پَنٕہٕ نِس محل خانس منٛز۔

تَمہِ وَقتہٕ ژوٗل بادشاہَس دود۔ تہٕ یُس گنہٕ پھوٚل کُر روٗٹُمت اوس سُہ بنیاو سنگ پارن۔ اَکھ سوٗنۍ ییمیک چھُہ۔ تَتھ تہٕ دھاتَس دِنہٕ پیہِ سُہ اوس سون بنان۔ مگر تَتھ سوٗرس کیاہ صفت اوس تہٕ نیٚاونہٕ تَس زانٛہہ تِکیاژِ کُر وُچھنہٕ پَتہٕ سُہ روٚش تہٕ نہ سُہ جوٗگر زانٛہہ۔

(راوی: مکُند بابیو۔ سوٚتھ سرینگر تیٚمی یہِ ناگمہٕ رِکس اَرِکس بٔنٛس نِشہِ بوٗزمژأ اُس)

بیٚا کھۄ لیل

کٲشیرِ ہُنٛد اَکھ بڑٕ ہم بادشاہ علی[1] مردان خان اوس اکہِ دوہہٕ شالمارَس[2] نکھہٕ جنٛگلس منٛز شُکار کران ییٚلہٕ زٕ بُزرگ شخص تَس نِش آے تہٕ وۄنہَس "بادشاہ صاب مہربٲنی کٔرِتھ بوزتہٕ سانٛی کتھ۔ أسی چھی ژٕ ے التجا کران زِ ژٕ مَتہٕ پکھ تہٕ ییٚمہِ بڑٕ ڈھہٕ یُتھنہٕ ژٕ ے خوفناک اجدر نٕنگا وی یُس اکثر یتھ جایہِ چھُ یِوان۔"

بادشاہَن وۄنُکھ "بکواس"

تِمو وۄنُس "نہ جناب۔ بادشاہ صاب اَسہِ چھےٚ پانہٕ سو بلاے وُچھمٕژ۔ نہ چھُ پڑٕ بتھ شامَس ڈَلس منٛز ترٛیش چینہِ وَسان تہٕ تیٚمی جنٛگلہٕ کِنہ چھُ یِوان۔ أسی چھی ژٕ ے عرض کران تہٕ ونان زِ ژٕ پھیر واپس۔"

"اِدسا" یِی ونان پھیٖر بادشاہَن گُر واپس تہٕ دِژ اوٚ محل خانہٕ کُن۔ اۄت

---

1. ترتیب کارُنٛد حاشیہ: ییٚد وَ ے زَن لۄکھ عام پٲٹھی أکی سُند ناو بادشاہ ہنٛدِ حیثیتہٕ ہٕران چھِ۔ گر علی مردان خان اوس شاہنشاہ شاہجہان نِس دورس منٛز کٲشیرِ ہُنٛد صوٗبہ دار (۱۶۵۰ء) نہ اوس ایرٲنی اشرافو منٛزٕ تہٕ کینٛژو ہس کالس اوس قندہارُک تہٕ صوبہ دار۔
2. مشہوٗر شاہی باغ ناویُس شہرس نکھہٕ جھیلہِ کِس بٔٹھس پیٹھ طیبہ بالس پیٹھ چھُ۔

وأتھ بلاوِ کُر تٔمۍ پٔنٕز وزیر تہٕ وۄننکھ تہِ یہِ أکی بۄ زمُت اوس تہٕ بیٚیہِ مۄنگنکھ مشورٕ زِ یہِ بلاے ختم کرنہٕ خأطرٕ کیاہ پزِ کرُن ۔ تِمو دِتُس یہِ مشورٕ زِ کُتہٕ بستن منز چۄنہٕ برتھ گوھَن یِمہٕ تتھ وَتہِ منز تڑ اونہٕ یِنہٕ یپأرکی اَجدر۔ ژھپلس منز تڑیش چیٚنہٕ چھُ وَسان تہٕ تتھ جایہِ یہِ بلاے تڑیش چھےٚ چۄان تتھ گژھَن زِ دوب تہٕ کھننہٕ تہٕ تِمن گوھہِ تیل یِن برنہٕ۔ تِمو سۄنچ یہِ زِ اجدرس باسَن یِمہٕ چۄنہٕ برتھ بَستہٕ پۄزٕ کِنز تہٕ تہٕ نبنگا وبکھ تہٕ اَمہِ پتہٕ لگبس سخت تڑیش تہٕ تِلہٕ برتھ دوب باسنس آبہ دوب تہٕ چیٚنہٕ تڑیشہِ بدلہٕ لی۔ اَمہِ ستۍ وۄتھہِ تِمس ضرور أندرٕ دۄ دسہٕ تہٕ مرِ۔

بادشاہَن مون یہِ تجویز تہٕ لہذا آو عملہِ منز اَننہٕ تہٕ اجدر آو مارنہٕ۔

علی مردان خان گو واجدر سنز لاش وُچھنہِ تہٕ وۄنُن سِیٹھن یہِ زألِیٚون۔ تِمن دۄن بزرگن ہنٛدِ مدتہٕ لُب تِمۍ أکی سٕنز گو پھ تہٕ ژاواتھ اندر۔ لۄنڈرٕ اوس اَتہِ اَکھ بند درواز یُس تِمۍ مُژ روو۔ اَمہِ درواز کِنی اوس کُٹھ بیٚیتہٕ تِمۍ اَکھ خاص قسمک لوکُٹ ڈبہٕ وُچھ۔ اَتھ ڈبَس اندر اوس اَکھ کنہِ پھوٚل یہِ کنہِ پھوٚل دژ اوپۄزٕ کِنز سنگِ پارس یِمہٕ کہِ چھُہ ستۍ پژ بتھ کانہہ چیز فِل فورسون چھُ بنان۔

(راوی۔ پنڈت آنند کول، سرینگر)

☆☆

بیٛا کھڈٕلیل

دوہہٕ اکہِ دڑاوا کھزۆ ناتخت سلیمانَس[1] (سُلیمان ٹینگس) کھسنہٕ خاطرٕ وَتہٕ ہیوٗ رکھسان ئیٚ تَس تڑلیش تِکیاہ زِ گرم اوس۔ تُمی کوٗ ڈچندٕ منزٕ ٹنگہٕ ہناتہٕ لوٗگن یہٕ زٕلن یہِ کران ژٕوٗل تَس شرٔ اٚچ تہٕ لوٗگُس اَتھَس۔ اُمی وٕتھراوٗ ڈخوٗن اَمی شرٔاٚچہِ سٕتی تہٕ گگھرُن یہِ شرٔاٚچ اُکس گنہِ سٕتی تہٕ تھووُن واپس چندس۔ بالہٕ تیٚتھٕ اُلس پیٹھ واتتھ بیوٗٹھ یہِ پتھر تہٕ یوٗ چھہِ دٔش باسنہٕ کنہِ کوٗ ڈُن بیٛا کھٹنگ تہٕ ہیوٗتُن اَتھ دیلی ٹکُن لتہٕ دِچہٕ تُمی پٹنہِ شرٔ اکہٕ پُچہٕ تیغہِ سون بنیوٗ مُت۔ یہِ کتھہٕ پأٹھی سپد؟ اَچھا۔ بالس کھسان تہٕ گنہٕ سٕتی اُمی اَتھ گگھر اُس دِژہٕ مٕژسوا اُس پٕزی کنہِ سنگِ پارس۔ سُہ وٕوٗتھ تیز واپس گرٕ افسوٗس۔ تَس لُب نہٕ دُبارٕ سوٗ کنہِ۔ تہٕ اوٚے چھِ اُسی ساأری یہِ زانان زِ یہِ گوٗھہِ اَزتام نہٕ اُتی تختس نِشہِ کُنہِ جایہِ آسنہِ۔

(راوی: لال چند، کھنموٗہ وُلر پرگنہٕ)

☆☆

1. سرینگرس نکھہٕ اَکھ بال یُس وادی ہٕنٛدِ سطح کھوتہٕ اَکھ ساس فُٹہٕ تھوٗد چھُ۔ اَتھ چھِ ہنٛزٕ آچاریٛہَس پتہٕ "دیبرِ شُور" یا شوہنٛز کلہٕ ہیر یا شنکراچاریہ وَنان۔

نافرمان شُری کتھ آے وَتہٕ

یہِ اوس اَکھ اَمیر بُڈ شخصا تَس باسیا وزِ سہ مَرِ وۆنۍ تَوے اُمن ہٕنٛزٕ نیٖچوِ نادِتھ تہٕ پُٔنن داش نداش دِیُتنگھ بأ گرِتھ۔ مگر تَمی کُڈی اَمہِ پَتہٕ بیٖیہِ تہٕ وارِیہہ وُری تہٕ تَمہِ مٔنزٕ دژاس وارِیہہ پٔنٛدی۔ اکہِ لٕنہٕ اوس بُڈ ہِتھہٕ اُمٕسس نیٖچوبن ہٕنٛزٕ اُڈزا اُڈ تہٕ لکبہٕ پیوان۔ تِم اُسی بُتھی پھِری تہٕ خودغرض۔ گوڈٕ اُسی تِم اَکھ اَکس ہٕتی ملنہٕ مان لاگان مأنِس خوش تھاونہٕ خأطرٕ۔ یُتھ زِ مے نتہٕ مے ژۆر رٕہن میلہِ تہٕ وۆنۍ یِیلہِ پزٕ بتھ اکر ہٕنٛزٕ حِصہٕ ہن رٕٹمٕژ اُس۔ تِمَن اُس نہٕ پَتہٕ تِسٕنزٕ کانٛہہ فِکرٕ ے بلکہِ اُسی دیان وُلی وُلی ہے مَر ہے تِی گژھِ ہے جان تِمَن تہِ موکلہِ ہے تفریق تہٕ خرچہِ۔ اَمہِ کِنٛزٕ اوس اُمِس بُڈ شخصس یہِ سخت بۆڈ عذاب۔

اکہِ دوہہٕ سَمکھ اُمِس اَکھ دوستا تہٕ تُمِس وُنن ہٕنٛزٕ یہِ سأرے دأدی کانٛگر۔ دوستَن کۆرُس دِلاسہٕ مداراتہٕ وۆننس ئہ سوٚنٛچِہ اَتھ کانٛہہ علاج۔ پَتہٕ یِیے ژٔنے نِش تہٕ وَنے کیاہ چھُ کرُن۔ کینٛژٕ دۆہی پتو سہ اُمِس نِش واَتِتھ تہٕ تھأوِ نَس کنٛبو تہٕ باجرِ ہتی بُرِتھ ژۆر ٹھیلہٕ بٔرٕ وۆنِہہ گنٛنہٕ۔

پَتہٕ وۆنٛنَس "بوز سا یارا۔ چأنۍ شُری بوزَن زِ ئہ اوسُس اَز ژٔنے نِش آمت

تہٕ تمہٕ پرٛژھنے تہٕ ژےٚ اَتھ متعلق۔ ژٕ دی زبکھ باس زِیٚہ اوسُس اَکھ پرٛ دن قرض ژےٚ ہورنہِ آمُت تہٕ ووٚنی چھِ ژےٚ نش ساسہٕ وادرٕ پیہِ۔ یمہٕ ٹھیلہٕ تھاوِک زِپانیے نش تہٕ توٚت تانی ہاوِک زہنہٕ ہرگزتہِ شُر بن یوٚت تانی زِنٛدٕ چھُکھ۔ ژٕ وُچھکھ یم کتھہٕ کرٛ بدلٕن ووٚنی جلدٕ ے۔ اَدٕ کیاہ دِمےٚ وُنی کمن اجازت ییٚمہ ییٚمے جلدٕ ے بیٚیہ ژےٚ نش تہٕ ہیٚکے خبر اَتر۔

یام اَمی ہشدٕ بو نیچوبو ییہِ بوٗز زِمائِس ہامیوٗل بیٚیہِ ہن تہٕ مال تمو لاجہٕ مائِس ترٛٹھہٕ لوزٕ کرنہِ پرٛھنہٕ زانہہ تمو وُچھمُت آسہٕ۔ تہٕ تم روٗدِک تہشدِس مرنہٕ پتہٕ کس آنس تاز یِی کران۔ تمی ہشدِ مرنہٕ پتہٕ ییلہِ تمو لاچہِ سان ٹھیلہٕ مُژٕرِک تہٕ اَتہِ وُچھکھ یمن مژٕ صرف گنہِ تہٕ باٛچر۔

(راوی: بشو بایو۔رِنی وور سرینگر)

بیٖقل اوش تہٕ عاقل آشنٛز

سوداگرا اَکھ یام مَرن سَرِ گو وُنی تٔمۍ اوٗن پَنُن گُن تہٕ ٹوٗٹھ گوٚبُر پَنہٕ نِس بِسترَس نکھہٕ تہٕ وۄنٕنَس "میانہِ گوٚبرِ مےٚ چھی وۄنۍ نیرُن تہٕ پَتہٕ یِمہٕ نہٕ زانٛہہ واپَس۔ ژٕ گوکھ وۄنۍ یَتھ دُنیاہَس منز گُن۔ توٚے گَرَےٕ بہٕ ژٕ ے پانٛژھ نصیحژ یِمہٕ ہر ہمیشہ ژٕ بتَس تھاوٕنۍ زِ۔ گرِ پیٹھہٕ وانَس گژھان پکھ زبنہٕ تاپَس۔ دوہَے گژھہِ پولاو کھیٚون۔ پژ بتھ ہفتہٕ گژھہِ پانس نٔو زنانہٕ کَرٕنۍ۔ شراب چینٛژ ہرگا خاہش گژھی تیلہِ گیہ رٔنٛزٕ بڈٕ مٕٹ تہٕ چوٚن۔ ہرگاہ زار یژھکھ گنڈُن تیلہِ گژھہِ تجربہٕ کارزار بن ستۍ گنڈُن۔

یِمہٕ گتھہٕ وٕنتھ لوٚگس ہیٚک تہٕ دِتُن امانت۔

تٔمۍ سُند نیچوٚ یُد وَے ہر رنگہٕ رُت تہٕ فرمانبردار اوس مگر سُتہٕ اوس سخت بیٖقل۔ تَس توٚگ نہٕ مألی سنٛزٕ گتھہِ رَژھ تہٕ مانہِ ژارُن۔ تٔمۍ سوٗنچ زِ یِمہٕ گتھہٕ چھے حرفہٕ حرفہٕ سمجھنہِ۔ اَمہِ کِنۍ لوگ تٔمۍ نِل فور گرِ پیٹھہٕ وانَس تانۍ وَتہِ ژھبدُن گرُن۔ اَتھ لگۍ تٔمِس سبٹھاہ ہار دیار یِہ زَن سیٚو دفأطر أزی أس باسان۔ تِہنٛد بن یارَن دوستَن گوو شک زِ یِہ ما چھُ پاگلے تہٕ باقین باسیا وزِ أمِس چھُ نشہِ۔ مگر تٔمۍ تھوو نہٕ تِہنٛزَن کتھَن بلکل تہٕ گن

بلکہِ کرٕن یہِ کامہِ ہن مُکمل تہٕ پڑ بتھ دوہہٕ اوس گرٕ پیٹھہٕ وان تہٕ وانہٕ پیٹھہٕ گرٕ اَے تٕر ژھایہِ ہٕلی ژھایہِ ہٕلی پکان۔

پَنہٕ نِس وازس دِژن حُکم زِمیانہِ خاطرٕ گرٕ ھہِ دوہے صرف پولاو بناوُن تہٕ اَمہ ورأے اوسنہٕ بیٚیہٕ کینٛہہ تہِ کھوان تِکیٚاٚ زِمالی اٴ سس یہَے نصیحت کرٕمٕژ۔

پڑ بتھ ہفتہٕ نوٕ زنانہٕ کرنہٕ کِس معاملس منٛز آے تَس کأنی مُشکلات۔ کینٛہہ زنانہٕ پیٚیس تہنٛزِ بدصوٗرتی یا بدمزأجی یا بےطوٗری یا نمک حرأمی بیٚیہٕ وَجہٕ ڈٕنتھ کڈٕنہٕ ژھننہِ۔ وۄٚں گو وکینٛہہ آسہٕ تِژھ ہیمہٕ مأرٕ منٛز تہٕ رٕژ، لولہٕ بٔرٕژ تہٕ رحمدل صافہٕ تہٕ نُزٕ آسہٕ مگر یِمَن نِشہِ تِھِیچھ تُلناوِنی اٴمس جوان سوداگرس سخت کرٕ ڈٕھ سپُد۔ تِمس اوس تِمَن طیشس اَننہٕ خاطرٕ ہس پیوان دِیُن نَتہٕ تِمَن کڈِتھ ژھننہٕ بڑٕ ونٛہہ کانٛہہ ہیتھ رٹنہٕ خاطرٕ وودنٛدٕ مَز رٕتُلن پیوان۔ تِتھہٕ پأٹھی سپٕز وارِیہہ بچارِ غریب زنانہٕ تِمی ہِنٛدِ کٕنٛز خراب۔

چھیکرس یوٗزا کہِ سَبٹھے دانا زنانہِ گنٛذ رِیمتِس سوداگر ہنٛزٕ ن نصیحژن ہنٛدٕ نہٕ یِمَن کتھَن ہُنٛد اٴصل معنہِ ژأرِتھ کُرتمہِ سوداگرٕکٕس ستی خاندرٕ کرنٕچ شبقہٕ کوٗشش نہٕ اراد۔ مأرٕ منٛز تہٕ دانا آسنہٕ کِنٛز گیہِ سو جلدی اَتھ منٛز کامیاب۔ سوداگرکٕس آدنہٕ تَس! تِسنٛدِس کامہِ کارس منٛز کانٛہہ قبوٗح وَنہِ یُد وَے زَن سُہ تِمی ہِنٛدِس کُنہِ تہِ وشفس گوٗن اوس روٗ زِتھ۔ سوأس پڑ بتھ کانٛہہ کأم بلکل تِمی ہنٛزِ مرضیہِ مطأبق کران زِنوٗ روٗزٕ بأ پأٹھی رأچھ کرِتھ تہٕ پکلو دَلو، طور طریقن تہٕ کامہِ کوچَن اٴس حبہٕ سان واتان۔ ہِنٛھ کنٛز دزٕ اے شٕے دوہہ۔ ہفتہٕ کہِ سُتمہِ تہٕ اٴخری دوہہٕ یُس تَسنٛد وۄٚں اٴخری موقعہٕ اوس اَمہِ دوہہٕ وۄٚن تَس سوداگرٕ کٕٹ زِمیانہِ خاطرٕ بنأوی زِکالس کیٚتھ گاڈٕ پولاو۔ تَس اوس

اِرادٕ یہٕ ہیتھ زِ تِمس اوس بدل ؕقسمہٕ چَن گاڈَن کھنگ مأل۔ تِمس ووٗن زنانہٕ زِ تِتھے ژ
واپَس واتکھ یہٕ آسہٕ چانہٕ خأطرٕ مےٚ بنأوِتھ تھووُمت۔

یام سُہ دِژ اوسو گیہٕ بازرتہٕ اَتھن دون ترٛبن ؕقسمَن ہِنٛز گاڈٕ۔ مُنأسب وقس
پیٹھ رَنِن یِمہٕ مختلف طریقو، اجبن ترٛ ووٗن مصالحہ، اَجنہٕ تھاوبن مصالحہٕ رِوٗسےٚ۔ اجبن
ترٛ ووٗن کھنڈ، اَجَن نوٗن تہٕ تِتھے ٔکنٛز وار یہہ۔ سوداگر یِیلہٕ واپَس بووت تہٕ کالُک کھین
چَن اوس تیار۔

تِمی دِژ کریکھا ''تیار چھا کھین۔''

زنانہٕ ووٗنس ''آ'' تہٕ فِل فور تھووُنس گرم گرم میوٚٹھ پولاو بڑٕ ؤتھہ کَنہٕ۔

''اوٗہ'' ہیوٚ رَکُن ژَ کھہِ ہُو نظر کرِتھ ووٗتھ سُہ ''مےٚ اوس نمکین پولاو کھیوٚن''

تِمہٕ ووٗنُس ''اَدٕ کینٛہہ چھُنہٕ۔ مےٚ سوٗنچ زِ ژٕ ما کھیکھ تہٕ توٚے چھم سُتہٕ تیار
کرِتھ تھووُمت۔ ''یِیکیاہ گوو سُہ'' تہٕ تھووُنس گرم گرم نمکین پولاوُک بوٚڈ تھال بڑٕ ؤتھہ
کَنہٕ۔

''اچھا۔ اَچھا'' بظأہر ووٗن تِمی توتہٕ ژ کھہِ ہوٚتےٚ ''مگر یِمہٕ گاڈٕ نہٕ، یِمہٕ چھےٚ
کُنڈی یا ژٕ۔''

''اَدٕ کینٛہہ چھُنہٕ۔ تیلہٕ کھےٚ یِمہٕ'' زنانہٕ دِتُس جواب۔

''مگر یہٕ اوسُس نہٕ یِمہٕ ژھانڈان'' تِمی ووٗنُس زورٕ تہٕ تِتھہٕ ٔکنٛز کرِن نظر زنتہٕ
سُہ اَمِس یِمہٕ گلس اوس لاینہٕ یژھان۔ اَمہٕ کھوتہٕ انتہٕ گِہِلیوٚ باؤلی ڈلی یہٕ کھمہٕ سےٚ۔''
تورِ ووٗنُس زنانہٕ درجواب ''اَدٕ عأش کرِتھ۔ کھےٚ تہٕ'' لی ونان ڈول تِمہٕ اکھ

کرنجُل اَکتھ کُن تہٕ ہٕہ گو وِیہ وُچھتھ حاٲران زِ اَتہِ اوس اَتھ تَل کَس تانٛ جانورُن
لیوٚب تہٕ یُس تمہِ ساعتہٕ لپاٲرۍ پوٚ کُمت اوس یێلہِ سو کھسُن چَھن اُس تیار کران مگر
اَسنہٕ ییہِ فرصت آمٕژ تہٕ توے اوسنَس پیٹھہٕ کرنجُل تھوومُت زِ یتھنہٕ خانہٕ دارس اَتھ
نظر پییم تہٕ کھسبس ژکھ۔

یێلہِ وۄنۍ سوداگر کوٚٹ پوٚرۍ پاٲٹھۍ ناکام سپُد تَس پھوٚرنہٕ امہِ پَتہٕ کہٕنۍ
کیاہ دوٚیوٚتر ییوٚ ضیافژ ومژرَژ ھارژ ھا کھیتھ وۄتھ سہ بسترس منز راتھ کیٚتھ کرو
زنانہِ وعدٕ زِ پگہہ صُبحس گرٕھن تمہ تُنٛد مالیٚن تہٕ دوہ ہہ گزارن تِتۍ۔
صُبحس کیٚتھ گئے تِم دوشوٚے یکجا تورُکُن روانہٕ۔ توٚت واتِتھ وۄن زنانہٕ
پَنہٕ نِس ماٲلِس ماجہِ پَنٕنۍ سوٗرے گُدرُن تہٕ پَنٕنۍ ساٲری سِر تہٕ بیٚیہٕ دۄ پَنگھ یتھنہٕ
یپھِنٛد خاطرٕ کینٛہہ خاص رٕنوٚ صرف رٕنۍ زبو کینٛہہ پھوٚہرٕ تہٕ یێلہِ یہ منگو تمہِ ساعتہٕ دِی
مےٚ ییٚے۔ تِمو وۄنہس اِ کیاہ اَسۍ کروٚ برابر یی۔

یێلہِ تِمن تتہٕ، کینٛہہ گاٹٕہٕ گئے تمہِ نیوٚ پَنٕن خانداراَ کس کوٹھرِ منزٕ تہٕ وۄنس
ژ پژ ار تہٕ ییٚتی کھکھ وۄنۍ بتہٕ۔ سوداگر کوٚٹ رۄ دوار یہس کالس پژاران یوٚت
تَس تیژ بوچھہِ لٕج زِ سہ وۄتھ تہٕ کوٚرُن زنانہِ آلو زِ ؤلی ؤلی انتہٕ کینٛژ ھا کھینہٕ خاطرٕ۔
زنانہِ وۄنُس ییکیاہ بس کینٛہہ منٹ۔ اَسۍ چھِ باتٕے پژھن پژاران یہ
وارِ یہہ بژ وۄنٛہہ یوٚت آمٕتۍ گرٕھی آسۍ۔ تِتھے تِم واتَن تہٕ تِتھے اَنو بتہٕ۔"
"مگر مےٚ لٕج سخت بوچھِ یہ ہیکہٕ نہٕ پژ اَرِتھ" سوداگر گٔو وۄنُس۔ "مےٚ دِلو
فور کینٛہہ کھینہٕ خاطرٕ۔ گرِکین منگ معافی یہ کھیمہٕ نہٕ تِمن ستۍ۔"

تمہِ وۄنُس "تہٕ گوٚو ٹھیک۔ مگر اَتہِ چھنہٕ پھوہر بو ورأے کہنہٕ۔ اگر تۄہیہ کھبکھ ئہ گژھہٕ تہٕ اَنئے۔"

"اَدٕ کیاہ۔ گژھ اَن تۄہیہ" تمیٚ وۄنُس۔

سو گیہ تہٕ انمن پھوہرِ۔ تمیٚ کھیئہ تم مزٕ سان۔ یِیلہِ تمیٚ اَکھ تھالا کھبتھ موکلوو۔ وُنی کبس آوِ مے یمَن پھوہربن پولاو کھوتہٕ تہٕ زیادٕ مزٕ۔"

یہٕ موقہٕ رُت زانِتھ وۄنُس تمہِ "تیلہِ کیاز چھکھ ژٕ گرِ ہمیشہِ پولاوے کھوان؟"

تمیٚ وۄنُس جواب "تکیاز مَرن گرِ چھُ میأنی مالکہ مےٚ یی حُکم کوٚرمُت۔"

"ہے بیقلہٕ۔ ژےٚ چھےٚ نہٕ تسنٕز کتھے فکرٕ ترٕمژٕ" تمہِ وۄنس۔

"نہٕ۔ نہٕ۔ مے چھُ تمیٚ یی وۄنمُت۔ اَکھتے چھےٚ تمیٚ جنت گارَن مےٚ بیہہٕ تہٕ کینہہ نصیحژٕ کرِ مژٕ۔

تہٕ اَمہِ پتہٕ وۄننس تہٕ سأرِے یہٕ تس مالکہ اوس وۄنمُت۔

"اَچھا۔۔۔ توے چھتھا ژےٚ گرِ پیٹھہٕ وانس تانی وَتہٕ ژھبدُن کوٚرمُت۔ توَے چھکھا دوہدِش پولاو کھوان تہٕ پزٕ بتھ ہفتہٕ نوٚ زنانہٕ کران۔ ژٕ چھکھا پزے یوٚت سیوٚد زِ ژےٚ زوٚنتھ زِ چأنی دانا تہٕ مہربان مالکہ کیاہ اوسُے ژےٚ یی کرنہٕ خأطرِ وۄنمُت۔ ژٕ ہرگأیی کران رۄدُکھ ژےٚ نےٚ برباد گوھنس تأرِ ے لگی نہٕ۔ ژےٚ زندگی پنٕدی نپری تہٕ لوٚکھ کنہِ گنہٕ کرنئے۔ بوزیوٚرِ چ کتھ۔ ژےٚ یِیلہِ مالکہ وۄنئے زِ شہلی شہلی اَسی زِ گرِ پیٹھ وان تہٕ وانہٕ پیٹھہٕ گرِ گوھان۔ تسُند مطلب اوس زِ ژٕ اَسی زِ پنُن کارسُلہِ

صُبحٲے وٚتھ شروٗع کران تہٕ ژیرِ تورٕ واپس یِوان۔ یُتھ ژٕ پاپر جاہ تہٕ بوٗڈ موٗہ بنگھ۔ تٔم وٚنۍ ژےٚ دوہَے اَسۍ زِپولاو کھوان تٔم اوسنَے ژٕ کہِ یہِ وٚنمت زِ کھنہٕ چھنس منٛز گرٛھٕ حدِ روزُن تہٕ صرف بوٚچھِ گالنہٕ خأطرٕ کھیوٚن۔ تٔم وٚنۍ ژےٚ پرٛتھ ہفتہٕ نٔو زنانہٕ گرٕنۍ۔ تمیُک مطلب اوس زِ ژٕ اَسۍ زبنہٕ زنانہِ ہَر ساعتہٕ لور روزان۔ یِیلہِ ژےٚ باسی نٔوٕے زنانہٕ تہٕ اَمہِ ستۍ باسی ژےٚ تَس ستۍ روزُن سبٹھاہ مزٕ دار۔

”اے واے“۔ تٔم دِژ کرٛیکھ۔ ”ژٕ کیٛاہ اوسُس یہِ کران۔ مےٚ کوٚہ بیقلٲ لزی کرٕ یہِ اَزتانۍ۔ میانہِ بیا۔ مےٚ نا اَس نہٕ چأنۍ گتھ فِکرے ترٕ مژٕ۔ میأنۍ ٹاٹھر۔ ژےٚ وٚنتھ مےٚ دلنأیی ہنٛز گتھ۔ ییمہِ یپور ترٕ اوٕ ژٕ پٔنٛز سأرٕے چأرک گی۔ مگر ژےٚ سمجھوو تھَس نہٕ ژٕ مأکی سٔژن باپتھ گتھَن ہُنٛد مطلب۔ یُتھ زَن مےٚ فِکرِ ترٕ ہے زِ نٔے کیٛاہ چھُ بیٛنہِ گرُن۔“

تَمہِ وٚنُس ”ژٕ وَنے ژےٚ۔ مگر اَسۍ گرٛھَو تہٕ گوڈٕ ہمَو میأنِس مألِس ماجہِ روخصت۔ وَتہِ سمجھاوَتھ ژٕ ژٕ باپتھ گتھَن ہُنٛد مطلب۔“

یِیلہِ تِم وٚنۍ گرٕ گٔن پکان اَسۍ سوپھیرٕ اَکِس زأرِ پینٛجِہ گٔن تہٕ اَتہِ ہوٚدن پَنہٕ نِس خاوندَس تمو منٛزٕ اکہِ پَلہٕ پرٛٔتھ اَکی سٕندِس موکھَس پیٹھ ژٔرٕ دژہ تہٕ پتہٕ وٚنُس ”دُ چھ تہٕ پٔنٛز خراب حالت تہٕ خیال تھأوی زِ چون مول اوس یژھان زِ ژٕ گرٛھکھ یہِ پانہٕ وُچھن۔ یُتھ زِ ژٕ تمہِ وَتہِ نِشہِ بازروزَکھ یوسہٕ اَتھ حالَس چھےٚ واتناوان۔“

پتہٕ نیوٚن سُہ اَکِس بڈِس کلوال وانس پیٹھ یُس تمَن گرِ نکھے اوس تہٕ بڈ بن شرابہِ مچن گٔن اِشارٕ کران وٚنُنس گرٛھ کھَس گٔنہِ اَکِس پیٹھ تہٕ توٗت تانۍ روٗز زِ

چھوان یوٚت تانٛ ژٕنے پوٚر تسلی تٕیِ۔ سُہ کھوٚت ہیرِ تہٕ ڈِٕژن اُتھ مچہٕ نظر التہٕ اوس تیُتھ پھکھ یِوان زِ سُہ اوسنہٕ اَ کِس لحظس تہٕ اتھ روزُن یژھان، چیٚنچ چھنہٕ گژھے۔

ہیرِ یوٚن وٚستھ وۄن تمٕی ''اَزی کہٕ پٔتھٕ چھمہٕ نہٕ ہُ اَکھ قطرٕ تہٕ شراب۔''

''پی اوسے ژٕنے مول وُٹن یژھان'' تمہٕ وۄنُس ''توٚے وۄنے تمٕی مچہٕ منٛز شراب چوٚن ہرگاہ چوٚن یژھکھ۔''

''توٚ رُم، توٚ رُم فِکرِ'' تمٕی وۄنُس ''پکھ پکوٚ اَسی گرٕ۔''

(راوی: پنڈت مکُند بابیو۔ سوٚتھ سرینگر)

☆☆

فقیرِ خدا

دپان یہِ اوس اَکھ غریب شخصا یَس زٕ شُری اَسۍ اَکھ نچوٗ تہٕ اَکھ کوٗر۔ سُہ اوس تیوٗت ہیبنہٕ آمُت زِ تَس اوسنہٕ تِمَن خاطرٕ نہٕ ژٹ تہٕ نہٕ مێٛٹ تہٕ سُہ اوس زچہِ لاگتھ گرٕ پَتہٕ گرٕ بیچھان۔ دوہا بیثاو زِ بتہٕ مێٛٹ ژھانڈان ژھانڈان سمکھ تِمَن اَکھ سبٹھا نیک، توکلی تہٕ گونہٕ وان فقیر تیمِس متعلق یہِ اوس وَننہٕ یِوان زِ تِسنٛدِس دُعاہَس چھے ہمیشہٕ اجابت سپدان۔ یہِ خدادوست شخص وُچِھتھ گرٕ تِمَو اَمِس سلام تہٕ کوٗرہَس عرض زِ اَسہِ خاطرٕ کرتہٕ دُعا یُتھ اَسۍ یِیمہِ غربٔژ منٛزٕ موکلہٕ ہاو۔ فقیرَن وۄن تِمَن اکہِ جایہِ ہُنٛدٕ پۍ تہٕ وۄننکھ زِ ہرگاہ تِم تَتھ جایہِ اکہِ اکہِ اَژن تہٕ سو دِلہٕ تتہِ اَہی گرَن تِہنٛدٕ مُراد سپدِ پوٗرٕ۔ یتی وۄننکھ "حبس تھاوِ زیو زِ صرف منگِو زیو اَکُے چیز" یہِ وَنِتھ دژ اوفقیر۔

یِمَو ترٛیو منٛزٕ ژایہِ گوڈنیتھ اور کوٗر۔ تِمہِ مُژ ردہان تہٕ موٗنگُن پانس خاطرٕ حُسن تہٕ تِمۍ سُنٛد دُعا سپدٕ پوٗرٕ۔ سو آیہِ ماٗلس تہٕ باٗیس نِشہِ سو اَس پوٗرٕ یاوُن ہیتھ تہٕ سبٹھاہ ماٗرمُنٛز۔ یَس وُچِھتھ بادشاہ، یُس تمہِ ساعتہٕ لیاٗرِ نیران اوس سبٹھاہ متاثر سپد۔ بادشاہ رُکیاو تہٕ تِمۍ آنہٕ کُرنَس خاصہٕ گاٗری یوسہٕ قبوٗل آیہِ کرنہٕ۔ اکی نظرِ اَکھ اَکِس عاشق سپدۍ یتہِ گۍ سوار تہٕ دژ اۍ۔

مگر مأژلس گو وۄنہٕ کورِ ہُنٛد تٔتھۍ پأٹھۍ اچانک جُدا سپدُن برداشت تہٕ اُتھ ہتی اوسُنس تسٕندِس سبٹھا وقس اَتہِ لنٛد رروزُنس پیٹھ اشتعال کھوٚتمت۔ امہٕ کِنۍ ژاو سُہ شرٛارتہٕ ہوٚتے اندرتہٕ موٚنگُن زِ خداے ژھٕین اُمس نافرمان تہٕ بے وفا کورِ نوسۍ۔ یہٕ دُعاتہِ سپُد قبوٗل تہٕ بادشاہَن یام پننہِ اُمس لولرِ گردٕنی پیٹھ نوسۍ رُوچھ تُمس گٔیہٕ تسنٛزٕ دٔنن تہٕ دِژن سوٗ دتے دأرتھ۔

اُخرس پیٹھ ژاولڑکہٕ اُتھ جایہِ اندرتہٕ کوٚرُن دُعا "میانہِ خدایہ۔ مےٚ بخش تہٕ زچیزٕ اَکھ گوٚژھس ئہٕ بادشاہ بٔنن تہٕ بیٚیہ گرٕھم سبٹھا دولت۔"

یہٕ دُعا اوس نہٕ فقیر سٕندِ ہدایتہٕ مُطأبق لہذا سپُد نہٕ قبوٗل۔

تتھۍ کِنۍ دڑ اوسُہ شکس لد بچھوٗن پٔننہِ کُھرتلہٕ کوٗرتہٕ بےوقوف نچو ہتھ تتھے پأٹھۍ پننہِ وَتہِ تتھۍ کِنۍ تم آمتۍ اُسی، فاقہٕ پھرِ ژھوٚرے تہٕ چھوٗنے۔

(راوی: پنڈت کیلاش کول۔ ٹنکی پوٗرسرینگر)

آن مائی

کٲشِر منز اوس قحط دِیوا اگادِ گوٚمُت یِیمہِ کِنی پژ بتہ لٔنڈِ ہاہا کار اوس ووٚتھمُت۔ تِمَن گرَن منز اوس سبٹھےٚ ہے تہٕ ماتم یِمَن ہٕنٛدی ٹاٹھی امہِ بٔلایہِ گاٹلی ٕمتۍ یا اَڈ زُوٗی اُر گٔری ٕمتۍ۔

أتھی وقتَس منز کوٚر رژ ورو بارنوٚ سِہی زِ أسی ژلوٕینتہٕ۔ اکہِ دوہہ ووٚٹ تِموٚ پأنس خأطرٕ ضروٗری ڈیرٕ ڈگہٕ تہٕ درأے سفرس پیٹھ۔ کیٛشہہ منزلا کڈِتھ وأتی تِم أکِس نأگس پیٹھ یِیمیک صاف تہٕ شوٚژ آب وُچھِتھ تِمَن اَتتھ قرار کرنک تہٕ تھکھا کڈنک دِل گوو۔ اَتھ جایہِ اوس اکہِ سبٹھاہ باڈوٚ دار کُلیک شِہُل یِیمہِ کِمن زِ تھٕین لٔگن لنٛجن منز اوس اَکہ لوٗکُٹ جاناوار خوش پأٹھی گیوان تہٕ بولبوشا کران۔ یہِ أس ووشلا کڈنہٕ خأطرٕ اَکھ خوش پوٗنی جایا۔ أتھی منز تُژ تِموٚ یہِ گٔتھ زِ اَسہِ کیٛاہ پَزِ بڑ وٕنہہ کُن گرُن تہٕ وارِیاہن تجویزن پیٹھ گرٕ کھ گٔتھ باتھ یوٚت تانی تِمَن گوٚب نٕندر پییہِ۔ یوٚ ہے نصف رأژ ہیوٚ گےٚ تِم اچانک کِنَن منز ترِتھ گرٕ شھوٗنہِ آوازِ ستۍ ہُشار یُس زَن أمِس لوکٹس جاناوارسُند اِشار ہیوٚ اوس۔ زِتھی بأے دِیٚت ژکھ کھٕسِتھ أکِس حُکم زِ ژٕ رَٹُن یہِ جاناوار، بیٚیِس دوٗن شُر اچھ کڈُتہٕ مارُن یہِ تہٕ ترٛیمس ووٗنُن ژٕ اَن زِینن سوٚمبرِتھ یُتھ زَن أکی یہِ رٕتھ

کھمون۔ ساری گئے وُتھِ وُتھِ تھوٚد وُتھتھ تہٕ ژِھس بأے سُند حُکم پوٗرٕ کرنہٕ خأطرٕ
دزاے جَل جَل۔

یہٕ جاناوار اوس سیٹھاہ عأقل لہذا توٚگس پوٗرٕ پأٹھی تہٕ زانُن یہ کینٛہہ ایم
ونان أسی۔ ییٚتِس کالس ہُم ترٛےٚ بارٕنی پنٕنی کام پوٗرٕ کرنہٕ خأطرٕ دزاے أمی ووٚن
أمِس ژِھس ''توٚہی کیاہ ژِ چھوےٚ رٔژن یِژھان؟ ژےٚ گژھ کیٚتھ ووٚنُتھ یِمن ترٛاکہٕ
پِچ تہٕ زیٚن انُن۔''

أمی جوانَن ووٚنُس ''مےٚ چھُ اِرادٕ ژٕ مارُس تہٕ پتہٕ تُلتھ کھبُس۔''
خوفہٕ ستی تھرٕ تھرِ لرِ لد آوازِ منٛزٕ منٛجس أمی کمزور جاناواران زوٗچ بخشأیش۔
''ہےٚ مےٚ بخش توٚ۔ مےٚ ترٛا أوی توٚبہ ہاوَ وتوٚہہِ اَکھ بوٚڈ خزانہٕ۔''
اوٚرٕ ووٚنُس أمی نفرَن ''اچھا تہٕ گوو سیٹھا جان۔ یہٕ ترٛاوتھ ژٕ ہرگاہ ژٕ پنٕن وعدٕ
پوٗرٕ کرٕ کھ۔''

''اَچھا تیلہٕ بچاس یہٕ۔ کھٕنو تیلہٕ یتھ کُلی کوٚڈس أندی أندی تہٕ توٚہی لبو بار ستہٕ
خزانہٕ'' جاناوارَن ووٚنُس۔

یِمو بارنہو کوٚر یِی تہٕ لوٚبکھ یہٕ زَن جاناوارَن ووٚنمت اوس۔
أسی کیاہ ژِ نیرٕ وےٚ ووٚنی سفرس۔ اَسےٚ چھُ ووٚنی سیٹھا خرچُن تہٕ یتھ پلہٕ
گرُن سُتٕب۔ اَسہِ پزِ واپس پنُن وَطن گوٚژھُن۔
بییہٕ خانداننکی ژور بأے تہٕ أسی تیتھ بُڈس مکانَس نکھہٕ بسان بیٚیتہٕ یِم ژور امیر
بأے ووٚنی روزان أسی تمو تہٕ بوٚزٕ کتھہٕ تانی پأٹھی یہٕ لگیٚ معاملاژٕ کتھہٕ کنی ہیٚچ یِمن پیٚٹھ

دولت ژمَن تہٕ اوس قحطن ووگتہٕ اۄ نمُت ژموتہٕ کوٚ راتھ ناگس پیٹھ گوھنگ ارادٕ ییٚہ ہُمَن دولت اُس میچھرہٕ۔ تِتھ پَٹن تہٕ قسمت ازماوِہَن۔ ژم وژاے تہٕ لوٚبکھ سہ ناگ۔ بڑ گلہِ کِس شہلِس تَل دِتُکھ تھکھ۔ اتہِ بوٗزکھ جانا وارسُند موٚ در بولبوش تہٕ وومیدہٕ تجُسس کِنزٕ تِھکھ عارق۔ چھیکرس تہٕ دِیُت یمو منز ژِھی ہوک پنہٕ نبن باہَن تھے کِز کرنُک حُکم یتھہٕ کنزٕ زَن گوڈنچہِ جمأ ژہنڈی ژِھی بأے پنہٕ نبن باہَن دِژمُت اوس۔ مگر ژموموننہٕ تُسُند۔

اُکِ وۄنُس "بہٕ ہیکہٕ نہٕ گرٕ ھتھ۔"

دۄیم وۄنُس "بہٕ کتہٕ انہٕ وۄنی شرٛ اپُچ؟"

ترٛییم وۄتھُس "بہٕ چھُس پانس سخت تھوٚ کمُت۔ بہٕ ہیکہٕ نہٕ زِیُن اُنتھ۔ گرٕ ھ اَن پانے۔ یِیلہِ اُمِ لوٕکٹ جاناوارن یِہندی نہ کرٕ نکی تہٕ نہ مانٛنکی ژھرٛ ٹھ دِچھ ژِمو وۄن ژِھس بأیس کُن۔ "گرِھو واپس، تُہنزٕ کوٚشش چھےٚ بے فأید۔ توہہِ میلہٕ نہٕ توٚت تانی کہنی یوٚت تانی نہٕ توہہِ ماٛنن زانُن آسہِ۔ یِم نفر توہہِ بزٕ وۄنہہ یوٚت آے ژم سپدٕ اَمہِ کِنزٕ کامیاب زِ ژمَن اُس موٚتھ۔ ژمَن اوس کُنے اِرادٕ، کُنے سوچ، کُنی نظر کُنے بوزُن تہٕ کُنے جسم۔

(راوی: رحمان چھان۔ سرینگر)

☆☆

فتح پورُک پیٖر

اکہِ پھِرِ گوٚو اَکھ پیٖر اَکِس گامَس منٛز پننِٮ۪ن مرِیدَن۔ سُہ یام اور ووت تَس دزٲے سٲری بُتھہِ تہٕ سارِوٕے وۄنِس زِ أسی سوزِوے بَتہٕ۔ وۄن ییلہِ کالُک وقت ووت پژ بتھ کٲنٛسہِ سۄنٛچ زِ ہُمی نَتہٕ تیٚمی آسبس سۄزمُت تہٕ تتھہٕ کنٕز تژٲو سارِوٕے گتھے۔ نتیجہِ دژاو زِ پیٖرَس ووت نہٕ کَہنٕز تہٕ لوٚگ فاقے۔ وۄن ماہیکہِ ہے بچھنہِ تہٕ نیٖر تھ تہِ ماشوبہِ ہبس تہِ۔ راتھ کیُتھ کٕڈن ژھٹھ تہٕ ژھٹہِ جۄنٛوٕ ستی اوس تمہِ مَسجدِ ہُنٛد درواز پھِری پھری مُژ راونہٕ یوان ییٚتہِ سُہ ٹھٔہرتھ اوس۔ پژ بتھ وِزِ اوس تَس باسان زِ کانٛہہ آواوِ تہٕ اوس تھوٚد گژھان وُتھتھ مگر أسِ یہِ ژھٹے یاٚ ژ۔ صُبحس کیُتھ پے تہٕنٛدی مُرِید تَس نِش وأتتھ تہٕ پژ ژھہَس راتھ گُزٲروا آرامہٕ سانِہٕ۔ مگر تُمی ییلہِ تۄرِ تہٕنٛدِس نہ واتنس پیٹھ بوٚ أری کٔرِ کھ تہٕ تَمو لاج اَکھ أکِس ستی ہَر گرِنٛزِ ژنے نَتہٕ ژنے کونہٕ اوٗنتھ بَتہٕ۔ تہٕ اَکھ أکی سنٛدِس پیٖرس لاجکھ لکہٕ پرَنہِ۔

"کولہٕ گرمیہِ چاٲنس پیٖر ہٕنٛزِ کورِ۔ چاٲنس پیٖر ہٕنٛزِ کورِنی تَن ہۄنٛزٕ۔ چاٲنس پیٖر ہٕنٛزِ کورِ گری تَن وارِیہہ رأنٛز۔ تِتھی ناسزا تہٕ ژانگہِ دِژِوِنہِ لکہٕ رۄدی تَم اَکھ أکِس

ژاران۔ ژکہِ آسہٕ یمہٕ سارے لکبہٕ پیٚر ہے وَسان۔ سُہ گوو شُوز دہیُٛتہٕ پلوز چِن تہٕ
دِتھ تھاوِن اَتہِ دَگ۔

(راوی: وَرمُلس نگھہٕ کھادِنیار ُک لال سنگھ۔ فتح پوٗر چھُ بانِگل پرگنک اَ
گام۔ ترتیب کارَن چھےٚ حاشیس منٛز تہٕ تھٔمن پیٚرَن پٔٹ کڈٕمژ۔ یم چھِ جاہل، لا
تہٕ خود غرض۔ لوٗکھ چھِ یمَن سخت قدر کران تہٕ یہنٛدِس دعایہِ خاطرٕس خدایس نِش قبول
مانان۔ ہرگانہٕ تہِ آسہِ یم سیٚدی ساد تو ہم پرست گامی لوٗکھ گیتہِ اَنَن یمَن ایمان۔)

داناحاکم

(I)

دوہہ اکہِ اوس حاکم دربارس منز بہتھ زِ اکھ کاو آوِ ژان وُڈان لنڈرتہٕ لوگن سخت شور۔ اَتہِ یم نوکر اَسی تموژھن یہِ دویہ ترٕینہٕ پھٕرِ اَتہِ کڈِتھ مگر یہِ رٕؤ دتوتہٕ اؤرِ اژان تہٕ گوڈٕ نکی پاٹھی زورٕ زورٕ ''کاو، کاو'' کران۔

حاکمن وؤن ''ضرور چھےٚ اَمِس کینٛہہ شکایت؟ یہِ کٔرِو معلوم زِ معاملہٕ کیاہ چھُ۔''

لہذا آوا کھ سپاہ اَتھ تحقیقات کرنہٕ خاطرٕ سوزنہٕ۔ سُہ تِتھےٚ اَتہِ رولنہٕ سٔپُد کاوَن لوگ اَمِس برٔ ونہہ برٔ ونہہ وُڈُن تہٕ ووت گری دورِ اپٕیتہٕ اَکھ گٔنٛٹُل اَکھ پھرس اوس تھلان یٔیمہِ چہٕ اَکس لنٛجہِ پیٹھ کاوَن اول اوس بنومُت۔ تِتھےٚ یہِ جاناوار اَتھ کُلس نشہِ ووت تہٕ اَمی لوگ سبٹھا زورٕ زورٕ کاو کاو کٔرُن تہٕ امہِ پتہٕ تُجن پنٕہٕ نس اَلِس نش وُچھ۔ سپاہن وُچھ جلدٕ ے زِ معاملہٕ کیاہ چھُ تہٕ گُٹِلس دِتُن حُکم زِ سُہ کٔرِن کام بند۔ واپس آو تہٕ وؤنُن سورُے حاکمس۔

☆☆

۱؎ شیر گڑھ نکھ مقامی ریس کورس (RaceCourse)

(II)

ییٚنہٕ دوہہٕ تہٕ اوس حاکم دربارس منٛز زٕ نفر آمتۍ تہٕ گرِکھ پننہٕ دعوا پیش تم دوشوے أسۍ اکس پچھیرس مالک لاگان۔ یہٕ اوس اکھ عجیب معاملہ۔ تم أسۍ شہر باش تہٕ ملکی طور طریقہٕ کنہٕ أسِکھ پننہٕ کھارچہ نیوٚر رچھنہٕ سوزمژ۔ دوشوٕنی کھارچن اوس اکھ پچھیرٕ ستی۔ ییٚلہٕ تمہٕ گلوانس حوالہٕ آسہٕ تمنٛے دوہن پیایہٕ یمہٕ دوشوے یکوٚمژ زاو أکس موٚمت بچہٕ تہٕ اکھ اوس زِنٛدٕ۔ وۄن گوو ییٚس پچھیرٕ پتھ کن رٕ دۄسہ اوس دوشوٕنی کھارچن دود چوان۔ گلوان تہٕ اوس نہٕ تمہٕ وقتہٕ اتہٕ ییٚلہٕ یمہٕ کھارچہ پیامژ آسہٕ تہٕ نہٕ ییٚلہٕ آوتہٕ تمۍ وُچھ یہٕ۔ ستہٕ ہیوٚ کنہٕ یہٕ وٕنتھ زِ یہٕ کمِس گرِ ہُنٛد پچھیرٕ چھُ۔ خار تیٚلہٕ وۄنی نیرِ واپس وینٛج وارک وأ زتہٕ گر بن ہنٛدی مالک گرِی والنہٕ کھٔتۍ۔ دوشوٕ لوگ پچھیرس مالِک۔ ییٚلہٕ نہٕ دویومژ کانٛہہ اکھا تہٕ بے سُنٛد ماننہٕ خاطرٕ آمادٕ سپد تمہٕ کرٕ فأصلہٕ حاکمہٕ سنٛزِ عدالژ پیٹھ۔

کینژ ھاسرنا سوچناتہٕ کتھا باتھا کرِتھ دیٚت حاکمن یمن حکم زِ دشوے گرٕ تہٕ پچھیرٕ نیوٚکھ دٕریاوس پیٹھ۔ پچھیرٕ برٕیوٚن ناوتہٕ واتنأویوٚن سمنٛز دٕریاوس۔ یوہے أمِس پچھیرٕ سنٛز موج آسہٕ سو ژھنہٕ أمِس پتے آبس ووٛتھ ییٚلہٕ زن بیا کھٔش ہٕنٛز سے پیٹھ روزِ۔ تہٕ تتھٕ کنٛہٕ لنٛد یاویہٕ مقدمہٕ۔

☆☆

(III)

اَکھ شخصیا اوسہٕ پنٕنہِ ماجہِ ہٕنٛز کفالت ذِمہٕ ہیوٚن مانان۔ سو اُس موٗنڈ تہٕ بیٚیہ اوسُس نہٕ کانٛہہ نیچو ا۔ اٲمِس بے آسرٕ زنانہِ بچارِ اوسہٕ کھٕنٛز تہٕ فِکرِ تران زِ تَس کیاہ پزٕ کرُن تہٕ گیہِ حاۓ کمس نِش تہٕ تَس بڑ ؤنٛہہ گنٕہ نُمتھ کوٚرنَس عرض زِ مے کرتہٕ مدد۔

"میانہِ آغٕہ بٕہ چھس اَکھ موٗنڈ مسکینٛ تہٕ گنے نیچو چھُم یُس مے کینٛہہ کھبنٕہ خاطرٕ تہٕ کینٛژھا پکلو دَلو دِیٚن چھنٕہ مانان تہٕ اَکھتُے چھُم نہٕ پَنٕہ نَس مکانہٕ کس گنٕہ کوٗنَس گٕن تہٕ لَر ترٛاونہٕ دِوان۔ بٕہ کیاہ گرٕ۔ کاٗم چھس نہٕ ہبکان۔ اُچھوتہِ چھُم جواب دِتُمت تہٕ ہکبتھا تہِ چھُم نہٕ کھٕنٛز۔ توٚہی چھو پننہِ دلنأیی تہٕ سوچہِ سمجھہٕ کنٛز ناماوار۔ لہٰذا ہٲوِو توٚمے کانٛہہ سبیلا۔

تٕمۍ ہیٛنٛز شکایت بوٗزِتھ بٕلاونو حاۓ کمن اٲمِس بچہِ ہُنٛد نیچُوٗ تہٕ سخت بوأری گرنَس زِ ژٕ چھکھ نہٕ ماجہِ واتان یُنٛد نہٕ زِہے تہٕ قرض نکھہٕ ؤسی۔

"بٕہ دارٕ نہٕ اٲمِس کھٕنٛز اۍ جوانٛن دِتُس جواب "اَمہِ چھنہٕ مے زانٛہہ تہٕ دۄ مبریا دِژہٕ مٕژ۔ اَتھ برعکس دارِ مے یہَے واریہہ کینٛہہ۔ مے چھُ گوڈَے ترٛبن ؤرِیَن اۍ سُنٛد خرچہٕ برداشت کوٚر مُت تہٕ وۄنۍ ہکَس نہٕ بٕہ اَمہِ ہُر یمانہٕ کھٕنٛز تہٕ گرِتھ۔ مے چھُ وۄنۍ پنُن عیال پٕنٛز شُری یم مے پالٕنۍ چھِ۔

"تھوٗژَے" حاۓ کمن وۄنُس "یہِ چھا ضروری زِ بٕہ وَنَے ژٕے کوٗتاہ قرض چھی ماجہِ ہُنٛد؟ آ۔ برابر چأنۍ زندگی چون صحت تہٕ چون طاقت تہٕ۔ ژٕے گٕس اوسے برابر نوٚن رٕبٕتَن پانسے ستۍ تلان۔ ژٕے گٕس اوسُے تیٚلہِ دِیہِ پھرِ بَب ژٕہنٛز دِوان۔ ژٕ گٕمۍ ہیچھنو ونٛگھ پکُن، گٕمۍ ہیچھنو ونٛگھ گٕتھہٕ گرٕنۍ، گٕس اوسُے ژٕے سٕہ کھبن دِوان یُس

ژےٚ مُنأسِب اوسُے۔ کُمی رؤ چھکھ ژٕ خبرٕ کتی دَب لگنہٕ نِشہِ، خبرٕ کتہٕ پھِرِ دَزنہٕ تہٕ ژ
لگنہٕ نِشہِ۔ ژےٚ خأطرٕ کُس اوس دانہِ مُنان تہٕ ڈٔری یہِ وادَن اوسُے کھمن تیار
دِوان یوٚت تانی ژٕ کھاندرس ووتکھ تہٕ پَتہٕ یمہٕ چیز کرنہٕ خأطرٕ زنانہٕ أنی تھَن۔

''مگر یمہٕ چیز چھےٚ پزٕ بتھ کأنہہ زنانہٕ کران تہٕ گرُن چھُس خوش گوھان
جوانٔن وؤنُس۔ ہرگانہٕ سویہٕ گرہے سو گتہٕ ییٚڑ ھہِ ہے زِنٛدٕ روزُن تہٕ۔''

''تہٕ چھُ کُنہِ حدس تانی پوٚز۔ مگر'' اَتہِ گرحأ کمَن ژھوپہ تہٕ اَتہِ حأضرأ کر
وزیرَس کُن پھیوٚرتہٕ تمِس دِتُن حُکم زِ تیٚمِس ناشکر جوانس اَتھہِ مُناوژور سیر دلنہٕ
اَتھ دوران تھاوُس یڈٕ ستیٚ اَکھ مَشک گٔنڈِتھ تہٕ ہرگانہٕ أمی ٹھیک پأٹھی تہٕ ڈٔلی ڈٔلی یہِ کا
گرتیلہِ وأ لی زبس ڈٕرٕ۔

یہِ نفر تھوٚک جلدٕ ے تہٕ بُتھس کھوگرِ دٕنی وؤتھُس عأرق تہٕ أخرس ہیوٚ کُن نہٕ
مُہل تہٕ تُلِتھ تہٕ دانہِ اوس وُنہٕ اَڈٕ دؤلُے۔ ٹھک ٹھک، ٹھک تمِس أسی نٔنبن شانٔن ز
وَسان۔ مگر اَمہٕ ستیٚ تہِ سَپُد نہٕ کِہنی سُہ ہیوٚ کنہٕ دؤیم لِو تہِ مٔنتھ۔ سُہ آو اَمہٕ پتہٕ حأ کمس
نِشہِ نیم مردہ حالتس منز ننہٕ۔

''مےٚ چھی نہٕ ژےٚ بیہٕ کِہنی تہِ وَنُن'' حأکمَن وؤنُس ''ژےٚ ہیوٚ چھُنہٕ
کینژھاہ زَن چانہِ ماجہِ چانہِ خأطرٕ گرِتھ چھُ دِتُمت۔ گژھ والس ووٗنی پٕرژو کامہٕ نہٕ
پٕ تہِ خولقہٕ ستیٚ قرض نِکھہٕ۔''

(راوی: پنڈت لال چند، کھنموہ پرگنہ دہٕ)

(IV)

اَکھ مسلمان دارِ ہے أ رکس بٹس کینٛہہ روپیہِ مگر سہ اوسُس دِنس انکار
کران۔ أخرس آو معاملہِ حأ رکمس تانی واتناونہٕ۔ تیمی دوشونی ہنز گتھ بوٗزتہٕ پتہٕ تھاوِن
دونوے الگ الگ کمرن منز۔ رژھہِ کھئنڈی کوٗرُی بٹہِ بلاونک حکم تہٕ پرژھنس ژھکھا
یہِ گتھ پوٗز ونان۔ بٹن دیتنس آنکارس منز جواب۔
گورزرن وونس "رژھ تیلہِ یہِ شرٛ اکہ پچھ تہٕ گژھ ژٕ ژھ امہِ ستی بددیانتی
خأطرٕ أمس نس۔"
مگر بٹن منٛجس معافی تہٕ وونس زِ مے چھنہٕ یمن روپٔین ہُند تیوٗت پرواے زِ
بہٕ کیاہ ژٕ ہ یمو خأطرٕ أمس نس۔
امہِ پتہٕ کوٗرتس حأ رکمن حکم زِ گژھ ژٕ پننہِ جایہِ واپس تہٕ ییلہِ سہ لتہٕ نیرتھ
دوٗریاو پہن ییتھ نہٕ سہ اَتیٚ گتھ بوٗز تھ ہیکہِ ہے تہٕ انووُن مُسلمان تہٕ پرژھنس ژٕ
دارٕ کھا بٹس کینٛہہ۔ أمی کوٗرُس اَتھ انکار۔
"رژھ تیلہِ یہِ شرٛ اکہ پچھ تہٕ گژھ ژٕ ژھ غلط راہ کھالنہٕ کِنہ بٹس گن۔" وونس
حأ رکمن۔
أمی کمیٚن روٗٹ شرٛ اکہ پچھ تہٕ دژ او امہِ ارادٕ اَتہٕ۔
مگر حأ رکمن بُلو وسہ واپس تہٕ وونس "تھاو تو رمے فکرِ۔ ژٕ دِیتس سہ رقم

یُس ژٕنے سٕہ منگان چھی تہٕ بییہٕ جُرمانہٕ تہٕ۔ مَہ وَن مےٚ زیادٕ اَپُز۔ سُہ نفر یُس
پانسہٕ ہوِس زُوذأ ژمعمولی (رقمہٕ) خأطرٕ گن ژٔنس پَرٕشنہٕ تُمس پَزنہٕ پَرٕشہ گرٕزی۔

(راوی: مہتر شیر سنگھ کارگزار گورزس

ژٕہنٛد کُنۍ لعل

دِیان چھِ کالہٕ اوس اکھ بادشاہ یَس پٔنٛن نیچو ژٕہنٛدِ اَسرافہٕ تہٕ رذالتہٕ کِنۍ کَڈِتھ ژھڈُن پیو۔ شہزادہ دڑاو مُلکہٕ منٛزٕ تہٕ تَس اُسۍ تڑے یارٕ ستۍ یمہٕ نہٕ تَس نِشہٕ بیوٚن اُسۍ سپدان تِمۍ تُل پانس ستۍ سفر خرچہٕ خاطرٕ اَکھ لعلہٕ ژھیلہٕ۔ بدقسمتی کِنۍ ییلہٕ سُہ تہٕ ژٕہنٛدۍ یار اکہِ رأژ شوٚنگِتھ اُسۍ تَس نیوٗکھ یہِ ژھیلے ژوٗرِ۔ وۄنۍ اوس یَمو منٛز کُس تانٛۍ اَکِس نِش صرف اَکھ لعل۔ شہر واتِتھ دڑاے یِم ژٕشوَے یار بازر لعل کِنٕنہٕ خاطرٕ۔ تِم اُسۍ أکِس سوداگرس ستۍ اَمہِ کِس قیمتس متعلق دَرکہٕ دَرکھ کران زِ أتھۍ منٛز اوس لأرِک اَمہِ مُلکُک بادشاہ پکان۔

بادشاہَن پرٛژھکھ ''توٗہۍ کیاہ اَتہِ کران؟''

''بادشاہ صأب اَسہِ اوس اَکھ لعل کِنٕن مگر اَسہِ چھِنہٕ تیٚتھ کانٛہہ نفر اسمکھان یُس تیٚژ ت امیر آسہِ ہے۔ زِ اَتھ ہیکہِ ہے ہیتھ۔'' شہزادَن دِتُس جواب۔

بادشاہَن وۄنُکھ ''تلہٕ سامے ہأوِو۔''

ییلہِ بادشاہَن یہِ خوٗبصورت لعل وُچھ تِمۍ دوٗپ یہِ گوٚژھ مے آسُن اَمہِ کِنۍ

روٗٹنکھ ہیتھ زِیہِ چھُ میوٗنے تہٕ ضروٗر آسہِ أمؠ شہزادن میانہِ خزانہٕ منٛز ژوٗر رِٹمٕت۔ تِمۍ وٗن ہکہٕ ''یہِ چھُ میون۔ مےٚ پزٕ زٕ نو ویہِ۔ یہِ آسہِ تو ہہِ ژوٗر رِٹمٕت۔ تہٕ اَمہِ پتہٕ اُمس ستۍ فوجی جمأژ ہندِس زِٹھس کوٚر تِمۍ حُکم زِ ژٕ تھاوُکھ یمِ توٚت تانی بند یوٚت تانی أسۍ اَتھ تحقیقات گرٕو۔

شہزادٕ تہٕ تِمۍ ہندۍ دوس گے (أمؠ سُنٛد) یہِ وٕطیرٕ وُچھتھ حأران۔

تِمو وٗنُس ''بادشاہ صأب۔ سأنۍ تہِ بوزِ گتھ تہٕ ژےٚ بدلی اَسہِ متعلق رأے۔ أسۍ چھِنہٕ ژوٗر بلکہِ چھِ دیانت دار۔ اَسہِ منٛز چھُ اَکھ تِمس بادشاہ سُنٛد نیچوٗیس چأنۍ ہِش دولت، عزت تہٕ طاقت چھُ۔ تمہِ ملکہٕ منٛز کڈنہٕ یِنہٕ کِنۍ چھُ سُہ یِیتہٕ دربدر پھیران۔ تہٕ باقٕے سأری چھِ أسۍ تِمۍ ہندۍ دوست یِمو تِمۍ ہے پَتہٕ پَتہٕ پکنک فأصلہٕ چھُ کوٚر مُت۔ اَسہِ سارِنے نِشہِ چھُ بس یوٚہے صرف اَکھ لعل۔ یہِ مَتہٕ رِتہٕ اَسہِ۔ أسۍ چھِ زارٕ پارٕ کران۔ اَسہِ چھُ ووٗنۍ روزنہٕ زونہٕ کرنہٕ خأطرٕ بَس یِتُے۔

تِمَن پیٹھ رحم یِتھ کوٚر بادشاہَن یِمَن یہِ وعدٕ زِ لعل یِیہِ یِمَن واپس دِنہٕ ہرگاہ تِم سُہ ڈبہٕ پزٕ زٕ نأوِتھ ہکَن یتھ منٛز سُہ لعل آسہِ۔ بادشاہَن بناونأوۍ پانژھ ڈبہٕ تہٕ پرٛتھ أکِس منٛز تھوٗون اَکھ لعل تہٕ یِمو منٛز أکِس ڈبس منٛز تھوٗون سُہ لعل تہِ یُس شہزادٕ سندِس دوستہٕ سُنٛد اوس۔

یِیلہِ ووٗن اَزمأیشہِ ہُنٛد وقت ووت شہزادٕ تہٕ تِمۍ سُنٛد بو سأتھیو لأج منگہٕ منگ گرٕنۍ یُتھ زِ خدا ہوٗ زِن اَسہِ سِپدن سُہ ڈبہٕ یتھ منٛز سون لعل چھُ پزٕ زٕ ناونُس منٛز مدد۔ تہٕ یام تِمو دُعا موکلو وٕ پرٛتھ بتھُے آو سُہ ڈبہٕ پانے مُژراونہٕ۔ اَتھ کتھہِ پیٹھ حأران تہٕ خوش

گرٕ ہتھ دِیُت بادشاہَن تٔمِس نہ صرف پٔنُن لعل واپس بلکہ دِتی نگھ بیٚیہ ہُم ژورلال تہٕ بیٚیہ کوٚر نگھ پنٕہٕ نِس محل خانس منٛز روزنُک سال۔ اَتہٕ پوٚک شہزادٕ تتھٕ پأٹھۍ تہٕ بنیاو سارِنٕے ہُنٛد ٹوٹھ۔ یُتھ زِ بادشاہَن دِژ تَس پننٕز کوٗر نیٚتر کرٕ تہٕ بنوٗن پٔنُن وأرِث۔ یِیلہِ زَن تٔمۍ سٕنٛد بن سأتھیَن بٔڈۍ عہدٕ دِنہٕ آے۔

(راوی: پنڈت آنندرام۔ رٕنی وور سرینگر)

شالہٕ جمادار

اکہِ دوہہ سمے شالہٕ جما تھا۔ یُتھ زِ تِم پانَس خاطرٕ بادشاہ ژارِہَن۔ یِہَن اوس پتُن بادشاہ، ژِترٕ بزار بن پتُن، ترٕ وزبن پتُن، رامہٕ ہونین پتُن، ہونین تہٕ باقے جانورَن تہٕ اَسی پنٕنہٕ پنٕنہٕ بادشاہ۔ توے سوٗنچ یِموٗ زِ اَسہِ تہِ پزٕ پتُن بادشاہ بناوُن یُس سون زِیٹھ آسہِ یَس اَسی مشورٕ ہموتہٕ اَسہِ وَتہِ ہاوُک بَنہِ تہٕ بییہٕ جنگس منٛز سون علمبردار آسہِ۔

بُڑ شالَن یَس اجلاسٕچ کاروٲئی شروٗع کرٕنچ باتھر زَن اُس دوٗن "ژٲرِہوٗن پتُن بادشاہ۔"

اَتھ پتھ ٹُل سارِوے شالو شور "ژٕ چھکھ سون بادشاہ، سون بادشاہ چھکھ ژٕ۔ ژٕ چھکھ اَسہِ سارِنے زِیٹھ تہٕ تجربہ تہٕ چھی سارِوے کھوتہٕ ژوٗر۔ ژے کھوتہٕ کُس ہیکہِ اَسہِ حکوٗمت کرنہٕ خاطرٕ مُناسب آستھ۔"

بُڑ شالَن کوٗر اقرار تہٕ باقیو شالو نوٚن روزنہٕ خاطرٕ دیوٗن پننہٕ جٔزیوٗل رنگ تہٕ بییہٕ ترٕ ووٗن اَکھ پزٕ ون پھٔمت شُپ گردٕنی الوند۔

اکہِ دوہہٕ اوس یہٕ بادشاہ پننہٕ نِس علاقس چکرا دِوان تہٕ ستی اُسس سبٹھاہ

تعدادَس منز رعایا شال تہٕ أتھی منز گیہِ اَکھ ژِترٕ بزار پأدٕ تہٕ ترٛ وونکھ جونٹہٕ۔ سأری شال ژٕلی تہٕ پٔژن بُڈٕ بادشاہ گوکھٕ مُشتھے۔ أمی بادشاہَن تہٕ کٔر أکِس تنگ گوپھہِ کُن ژٕلنٕچ کوٚشِش مگر افسوٗس گوپھہِ گٔلِس اَژٕ وُن گووٕ تِمس شُپی کھلرِ منز گلہٕ بندیوسہٕ تِس گردٕنی نٲلی أس۔ یِہُنٛد یہِ زِیٹھ اَتھ حالژِ منز وُچھِتھ روٗٹ یہِ ژِترٕ بزارِ تہٕ نیوٗن یہِ پننہِ کچھارِ (گوپھہِ) منز ییٚتہِ أمی یہِ رَزِ گنٛڈِتھ تھوو تِھنہٕ یہِ ژٕلِتھ ہیکہِ۔ مگر کٔہے کالٕی ژوٗل یہِ شال تہٕ ووت پننہٕ نِمن رعایَن منز یمو بییہِ یہِ یوٚژھ زِیوٚ ہے روزِ یہُنٛد بادشاہ تہٕ کرِ یمَن حکوٗمت۔ مگر أمِس گتہِ اوس ووٗنی طماہ روٗدمُت اوے ووٗنُکھ در جواب "شکریہ، شکریہ، بٔہ چھُس اَمہِ ورأی ٹھیک زندگیہ منز اکہِ پھِر بادشاہ بَننٕے چھُ سبٹھاہ۔"

(راوی: منگند بایو۔ سوٗتھ سرینگر)

کرٛہنۍ دأر تہٕ چھرٛ دأر

دۄن نفرَن، یِمن وأنسہِ کِنۍ پانہٕ وأنۍ وارِیہہ فرق أس اوس یارانہٕ۔ یِم
أسۍ ہرروزِ اَکھأ کِس ءِتۍ آسان تہٕ اَکھأکۍ ءِشدۍ أسۍ بِرٕ بأج۔ یِموٛ منٛزٕ یُس وأنہٕ
کِنۍ زیٛٹھ اوس تَس اوس اصل ریشہِ خطایوٚہے کاوٕ پگھہٕ ہیوٚ مگر کأنسِس ہوس أس چھرٛ
دأر۔

”ژٕ اکہٕ پَلہٕ میانہِ دوگنہٕ وأنسہِ چھُکھ ژٕے کیاہ زِنہٕ اَز تانۍ دأر چھتیمٕہ
گتھ وأنۍ کأنسۍ ہوۍ یارَن بیٚیس کُن یِیلہِ یِم چکرس أسۍ وڑاءتۍ۔
بے دِتُس جواب ”میانہِ یارأبہ وَنے اَمیُک بِر۔ میوٚن گرٕ چھُ جنت تہٕ میانۍ
آشنۍ چھےٚ اَمہِ جنتُک خوش یوٗن گُل یِیمہِ چَن لنجَن پرٕ بتھ وِزِموٕ چھِ آسان۔ مطلب
خوشی تہٕ آرام۔ اَمچہٕ پھُلیہٕ ہنٛز خوش بوے چھےٚ گرِس لول تہٕ تقدس بأگران۔ یِتھہ
روزَن جایہِ چھنہٕ اِنسان وٕلۍ وٕلۍ بڈان۔ پگھ تہٕ وُچھ تہٕ میوٚن گرٕ۔“
کوٚنس ہیوٚ گو وفورَن تیار۔ پوٚز گو دِیہِ زِتَس اوس أمِس بزرگہِ ہنٛزٕ گتھ یِتھہ
شکھے ہیوٚ باسان تِکیاہ زِ تُمۍ سُند پنُن تجربہٕ اوس اَتھ بلکل متضاد۔ اَمہِ پتہٕ برابر گرٕ دأنس

تانۍ رۄدۍ یِم باقٕے کتھا باتھا کران۔ اور وۄتھ کۄڈ کرٕہِنۍ دارِ وۄلۍ رُمال۔ یتھ منٛز سکھ بُرتھ اُس تہٕ پلناوٕن زنانہِ کُن تہٕ وۄنُن یتھ گرٕ ژھۄچہٕ تہٕ پانہٕ اُسی نیٚبرٕ کِنۍ چکرا کران۔ اَمہِ رٕژِ زنانہِ دِیُت زنتہٕ پنٕنہِ عقلہِ قُلف تہٕ یہِ گژھ تھاوُنۍ نہٕ ذیہنُس منٛز یہِ چھُ ناممکن۔ تٔمۍ فرض اوس یی زِ سو گرِ تہٕ کرنٛچ کوٗشش ییٚمیک تس پٔنٕنۍ آغن حُکم کوٗر۔ ''دٔلی کٔمن تہٕ یہِ سپُد'' تٔمۍ وۄن پانس تہٕ ڈبکہٕ مُورِتھ لٲژن یہِ کٲم گرٕنۍ۔

ہُمو موکلوو چکراو کرا گرِتھ تہٕ ژاے واپس گرٕ۔ اُمۍ بُزرگن پرٕژھ زِ گیاسو ژوٗٹ تیار۔

''نہ حٔضٕ۔ مےٚ کرٕے یہِ پٔنٕنۍ کِنۍ سبٹھا کوٗشش مگر لنٛد یام نہٕ کیٚنہٕ۔ پنہٕ ناراض گژھ ہَم۔ اَمہِ ہُر یمانہٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ کیٚنہٕ گرِتھ۔'' زنانہِ وۄنُس اوٕر۔

اَمہِ پتہٕ ہووُ اُمۍ بزرگن پنٕنہٕ نِس یارس لنٛد کُن پہٕن پنہٕ خٲطرٕ تہٕ وۄنُس۔

وُچھتھا میٲنۍ زنانہٕ کژاہ حلیم چھےٚ۔''

تٔمۍ وۄنُس ''آ۔ بےٚ شک''

''مگر یہٕ ہاوے ژےٚ اَمہِ کھوتہٕ تہٕ اُمۍ ہنٛز حلیمی تہٕ برداشت'' وۄنُس اُمۍ بزرگن تہٕ اَمہِ پتہٕ پنٕنہِ زنانہِ کُن پھیرِتھ کوٚرُن تس حُکم زِ ژٕ کھس کٲنۍ پیٹھ تہٕ تتہِ یِم ہنٛد وبنٛد چھِ تِم وال یوٗرٕ'' زنانہٕ وۄژھ تہٕ کھۄت ہیوٚر مگر تتہٕ وُچھن اَکھے ہنٛد وبنٛد۔ یہوے وۄلُن تہٕ تھووُن خانہٕ دارس برٛونٛہہ کنہٕ۔ تمہٕ سۄنٛچ یی زِ اُمۍ اوس شاید یہ بٔکۍ وۄنمُت۔ اُمِس اوس پتاہ زِ تتہِ چھُ اَکھے ہنٛد وبنٛد مگر پنٕنِس نِش عزت رٔچھنہٕ خٲطرٕ دِژن یہِ باس زِ تتہِ چھِ وارِیاہ۔

ژُمی ووٗنُس ''ہیوٚر کھس تہٕ بوٚ ڈہیوٗ (ہند وہند) وال''

زنانہِ ژُل یہِ ہند وہند تہٕ پَتہٕ وولُن واپَس

''تتہِ چھی کرُنچہِ منز یمہِ کھوتہٕ اصل ہیو۔ گرٕ ھسے اَن'' ژُمی ووٗنُس۔

زنانہِ گھرٕ تہٕ تورٕ وٗژھ یوٚہے ہند وہند ہتھ واپَس۔ دَہہِ پھِرِ دِیُت اُمس

اُمی یوٚہے حُکم گراا کہِ آیہ تہٕ گرابیٚہ چالہِ تہٕ برابر دَہہِ پھِرِ گھرٕ یہِ رٕژ زنانہٕ ہیرٕن۔

اُخرس ہوو اُمی بزرگن پَنہٕ نِس دوستس کلہٕ ستی اِشارٕ زِ دولہٕ کھس مے ستی ہیوٚرتہٕ

ہووٗنس زِ اُمی ہٕنز زنانہِ کیٚاہ اوس کوٚرمُت۔ سوٚ بچاٗراٗ س ہیٚرِ یوٚن گرٕی گرٕی ژھکِتھ وٗستھ

آمرٕ تہٕ ہیرِ پاٗوِس پیٹھ ہتھ اوُسس غش گرٕ ھنس تیار۔

''چھنا مے رٕژ زنانہٕ'' پرٕژھس اُمی شرپھہٕ واٗلی خانہٕ دارن۔

یارَن ووٗنس ''پزٕی کنی۔ مے نٕنیا وچانہِ کرٕ ھنہِ دارِ ہُنٛد راز۔ یتھ گرٕ چہٕ خوٚشی،

گرٕ چہٕ شانتی تہٕ گرٕ کہِ اطمنان تہٕ شوٗنی ہٕنزِ سبٹھاہ جان مِلہٕ وٕنی ہُنٛد رنٛگ چھُ تہٕ یوسہٕ

انسانس ہمیشہِ جوان پَھٹے تھاوان۔ پگھ ووٗنی وُچھن میٚاٗنی زنانہٕ۔

''چلو ٹھیک چھُ'' ووٗنس اُمی اورٕ۔

اَمہِ پَتہٕ گےٚ یِم پھِرِ دارِ واٗلِس جوان سُنٛد گرٕ۔ تتھے یِم اورژاے اورآیہٕ

اَکھ زنانہٕ خشمہٕ ہٕز تہٕ لاٗ جن کرٕ بکھ ''کتہِ اوسکھ ژٕ؟ کتھ دربدری اوسکھ تہٕ بہٕ

تھاوٗتھس یتھ اُلِس برٕ تھ''

اُمی ہٕندِس خانہٕ دارَس پھوٗرنہٕ خوفہٕ ستی دٕ دِتہِ تہٕ پَتہٕ تتھے ژھوپہٕ ہش گیہٕ تہٕ

موٚنگن بڈٕ نیٚزمی سان پانس تہٕ پرٕ ھس کیٚتھ کیٚنژ ھا کھینہٕ خاطرٕ۔ زنانہِ تھوودرٕ ہ کھاٗ لتھ

یَمن بڑ ؤنہہ گنہٕ سُہ ژھیوٗٹ میوٗٹ یُس اَمِس تہٕ شُربن پتھ گُن اوس ہُر یوٗمُت۔ ژُرن زَنتہٕ لِتھوٗمُت اوس۔ تِمنٕے پَسارِ پیمتِمن بانگر بن لایق یہُنٛد فوجا اَکھ ہمسایہٕ گی منٛز آسہٕ۔ مگر یہٕ اوس ناٹہٕ پھوٗلاژ ھانڈان تہٕ وۄنِس تِی۔ اَدٕ اَمہٕ پتہٕ اَس یہٕ زنانہٕ توٗت تانٛی پَنہٕ نِس خانہٕ دارس نسبت پَنہٕ نِمن شکایژن ہنٛز دَنہٕ وأٹھ کران یوٗت تانٛی نہٕ تِمہٕ پَنہٕ نِس دَچھس منٛز موٗجوٗد دژ کھہٕ ہُنٛد سمندرا چھوٗنٹ۔ اَمہٕ پَتہٕ تہٕ رۄدُس نہٕ پانٛس تانٛی تہٕ ژلُن اَکھ یوٗ ڈکترِ لیوٗلا۔ یَتھ منٛز بَتہٕ اَس رنان تہٕ آے گرِتھ لوٗین سُہ خانوٗدس گلَس۔ پتہٕ گیہٕ گتھا مگر تِمہٕ لوگ ژکھہٕ ہوٗت پَنہٕ نِس خانوٗدس پھُٹہٕ مَتہٕ بانٛگ قِمت منٛگُن یُس تَس کھوَرن أنٛدی پِکی کھنٛجہٕ کھنٛجہٕ اوس گوٗمُت۔ سُہ بچور پوٗش نہٕ ژلنَس۔ نبر نیرِ تھ وۄن تٔمی پَنہٕ نِس یارس "مے چھُ پَنہٕ نِس گرس پھکھ یوان۔ مے چھُ گرِ کھران۔ یہوے چھُ میانہٕ ہوکھنگ تہٕ دِل شکس آسنگ بیئہٕ وَقتہٕ بڑ وۄنٹھے دأر چھتنگ وجہ۔

(راوی: پنڈت واسہٕ کول۔ کھِ پور پرگنہٕ کرہُن)

ووٕری سٕنٛز دٔلیل

یہ اوس اَکھ ووورا اَکھ یُس پزٕ بتھ دٔری یہ اَکھ کپر تھانا اوس وونان

بادشاہَس پیش کران تہٕ تَس اوس یہ تیٔوت خوش کران زِ سُہ اوس تَس اَتھ معاوضہ

ساس روپیہ دِوان۔

یہ ووُراوس تھَدِ تھوٗ دٕے واتُن یژھان۔ یُد وَے زَن بادشاہ تہٕ دربارٕ

سٕندِس گٔنبَس تعریف اُسی کران مگر سُہ اوس نہٕ توتہٕ مطمئن بَلکہِ اوس پزٕ بتھ دٔری یہ تیٔو

کپر تھان ووٕنچ جدو جہد کران یُس پنٕنہِ خوبصوٗرتی تہٕ بناوٹہٕ کِنی پرٕ سِکہِ گپر نِشہِ زیادٕ

آسہِ ہے۔ اکہِ دوہہٕ بوٗزاُ کی ژورَن اُمس ووٕری سُند یہ حال واوحال تہٕ کوٗرُن

ارادِ زِ اُمی سُند نوٗ و گپر تھان گرٕ بہ حاصِل تہٕ بادشاہَس نِشہِ پراِو اُمی سٕندِ کھوتہٕ زیاد

شاباٗشی۔

''یِیمہِ دوہہٕ یہ (ووٗر کپر تھان وٗنتھ) موکلاوِ بہ اَژتھ دوہہٕ گوڈنچی راتھ

یہُنٛد گرٕ تہٕ ہمَس ژوٗرِ۔'' اُمی ووٗن پانٕسے ستی۔

ووٗراوس مذہبی تہٕ۔ ہمسایہِ اُسی لگاتار اُمی سٕنز یہ منگہٕ منگ بوزان ''میانہِ

خوداہِ ''میانہِ زِنٛوٕ متہٕ نیری تَن بَد'' ژوٗرَن تہٕ اوس یہ بوٗزمُت مگر سُہ اوس تیٔوت وانٛگ

کرٕہُن زِ اُمس اوسنہٕ پرٛھَن کتھَن ہُنٛد پرواے۔ مگر یِمو لفظو کٔر گوو اُمس تہٕ اثر یہٕ اَسی بڑٕ وٕنہہ کُن وُچھو۔

خاًرتہٕ گِپر تھان سپُد تیار۔ یہٕ اوس دُپہر ہیوٚ ییلہِ یہٕ تیار گوو لہٰذا اوس دُنہٕ (راتھ سپد نس تانی) وار یہہ وقت۔ ووٕرکٔ کوٚرسرٛ اناتہٕ لاٗ رگن سارِٕوے کھوتہٕ اصل پلوتہٕ ٹلن یہٕ بادشاہس نٕنہٕ خاطرٕ۔ ییلہِ تَس (ژوٗرس) ووٗر گِپر تھان ہیتھ محل خانس کُن گرٛھان سمکھیاو تہٕ تَس گوو تعجب۔ "یِہ اوٗ تاوٕلی، کاش یہٕ اَتھ موکلاونہٕ پتہٕ ہنا پژار یوٗ مُت آسہِ ہے۔"

ییلہِ بادشاہَن گِپر تھان وُچھ سہٕ گوو اَز بڑٕ وٕٹھمہٕ نٕنہِ سبٹھاہ زیادہ خوش تہٕ دِژَن ووٕرِس ژور ساس روپیہِ۔ "یتھِس گسبَس گژھہِ ساًنی سبٹھ : حوصلہٕ افزاًئی آسٕنۍ۔" تمۍ وٕن پننٕ نَمن وزیرَن کُن تہٕ بیٚیہ یم تَس اَندۍ اَندۍ اَسۍ۔ "مگر مےٚ ژٕنۍ تو یِمیک سارِٕوے کھوتہٕ جان مَصرف کیاہ ہیکہِ آستھ۔"

اَکۍ وزیرَن ووٚنُس "حضرت توہہِ پزٕ اَتھ میز پوش بناوٕن یُتھ یہٕ ہَر دِنِ توہہِ بڑٕ وٕنہہ گنہٕ روزِ۔"

بیٚے ووٚنُس "حضرت توہہِ پزٕ اَتھ پننہٕ نٕس مَن پسند گرِس خاطرٕ زین پوش بناوٕن۔"

مگر بادشاہَن موٗن نہٕ یِمو منٛزٕ کٲنٛہہ تہٕ تجویز تہٕ چھیکرس پھیوٚ رسہٕ ووٕرِس کُن تہٕ پرٛژھنَس مےٚ کیاہ پزٕ اَتھ کرِس گرُن۔

"خدا صأبن چھنَے ژےٚ یوٚت دِماغ دِتمُت زِ ژےٚ بنووتھ یہٕ۔ توٚے

ہلکھ ژتہٕ ؤنتھ زِیہِ گتھ لاگون۔

وۄری وۆنُس جواب ''بادشاہ صأب، تھاوتَن یہِ پَنہٕ نِس کفنَس کِنُتھ۔ یہِ ا

تھُنڈِس میتَس پیٹھہٕ ییلہِ توہہِ مرغزارَس گُن نِن۔''

یہِ بوٗزِتھ کھوٚت بادشاہَس سخت شرارت۔ تٔمۍ سوٗچ زِیہِ چھُ مے دوہ

کران تہٕ موت کانچھان۔

''ئہ تھاوِ یہِ پَنہٕ نِس کفنَس کِنُتھ'' ژُچھ کیٛاہ چھُ یہِ وَنان۔ ''یہِ چھُ صاف زِیہ

شخص چھُ مے مارُن یژھان۔ نیٛون یہِ تہٕ ژٹیوٗس کلہٕ ہیر۔''

''بادشاہ صأب، بادشاہ صأب، ئہ چھُس توہہِ منت منگان۔ یہِ سزا رُکاوِ

پَنہٕ نِس تیٛمِس غلامَس دی تو کتھ کرُنک اجازت۔'' ژوٗرَن دِژ یہِ کرٛکھ یُس اَتہ

موٗجوٗ داوس تہٕ سأرِلم کینٛہہ ژُھمُت تہٕ بوٗزمُت اوُسن۔

''دولہٕ ساوَن بژ وٛنہہ گُن نِتھ۔'' بادشاہَن وۆنُس۔

ژوٗرَن کوٚر فریاد ''میوٗن عرض چھُ زِ دوورِس پیٹھ کُرِ ورَحم۔ سُہ چھُ ہر ساعتہٕ

خدایس یِلی منگان روزان زِبار خدایا میأنی زبورَ چھتھَن بدکلامہٕ نِشہِ مگر اتفاقن کوٚر یہِ از

پنٛنی زیٛوِ مارٕ۔''

بادشاہَن وۆن ''اِدساتہٕ ئہ کرٕ اَمِس معاف مگر اَمِس پزِ ییٛمہِ پیٛور زیادٕ محتاط

روزُن تہٕ کأنٛسہِ بادشاہَس گوٚھہِ نہٕ مَرنس متعلق وَنُن۔''

(مسلمانن منٛز رأ تج کہأنی یوٗسہٕ ترتیب کارٕ سُنٛدِ خأطرٕ فتح کدل

سرینگرٕ کی پنڈت بالک ٹوکن سوٚمبرٕ مژ اَس۔)

ٹھگَن تہٕ ٹھگے

پَتھ کالہِ اوس اَکھ بارستہٕ تہٕ مالدار بادشاہا تیٚمۍ ہنٛدِس بجرِس تہٕ دولتمند آسنَس پیٹھ دُنیا رشک اوس کران۔ وارِیہو بادشاہو کَر یِہِ تہٕ ازمأیشہِ تِمس ستۍ جنگ کرنچہِ مگر تِمو ہیوٚر تَس نِش یوٚت تانۍ زِتَس پانس باسُن ہیوٚتُن زِ کأنٛسہِ أکِس چھنہٕ طاقت سُہ ہارناونک۔ تیتھہٕ کنۍ دِیُت نہٕ تِمۍ پَنہٕ نِس فوجس کُن تہٕ دیا ناوانا۔ اَتھ دوران اوس بیا کھ طاقتور بادشاہا تہِ یُس پَنہٕ نِس فوجس بڈٕ دیان دِتھ پوٗر تربیت اوس دِوان۔ تِمۍ ہیٚرِ حالاتَن سام تہٕ کوٚرُن ارادٕ أمِس بادشاہَس ستۍ جنگ کرنک۔ دوشوٕنۍ فوجَن لوٚگ أکِس بڈِس مأدانس منٛز مقابلہٕ تہٕ وارِیہَن دوہَن روٗدۍ اورٕ یور بہادری سان لڑان۔ کینژَس وقتس باسیا وزِ یِہِ چھُ برابری ہُنٛد جنگ مگر چھیکرَس سپد یِہِ مالدار بادشاہ قتل تہٕ تِمۍ ہنٛدِس فوجس گیہِ چھلہٕ وٕدر۔ یِہ نوٚو بادشاہ ژاو وۆنۍ شہرس منٛز تہٕ تِمۍ ہنٛدِ بدلہٕ لوٚگ راج کرنہِ۔ تِمۍ گرِ گوڈنچ کأم یِہِ زِ پرأنِس بادشاہَس زنانہٕ تہٕ زُشرۍ ژھۄنِن مُلکہٕ منٛزٕ کڈِتھ۔ مُلکہٕ منٛزٕ نبر کڈنہٕ وِزِ آونہٕ تِمَن معموٗلی اوذقہٕ تہٕ دِنہٕ یتھ زِ ملکأنۍ أس وۄنۍ دِوگہٕ منٛزٕ رۍ گرِتھ اَکھ سیر توٚمل دوہَس انان تہٕ ہُم زُشرۍ أسۍ تہٕ کینٛژھا انان یِہِ تِمَن بِچھِتھ میلہِ ہے۔

اکہِ دوہہٕ وۆن مٔلِکانہِ أکِس نیچوٗس کِنہٕ خأطرٕ جنگلہٕ زِیُن ژٕٹِتھ والنہٕ

باپتھ۔ لہٰذا گو وأمی سُند بۆ ڈھیوٚ نیچو تہٕ سہ اوس زِیٛن ژٔنس ستی آوُرزاُتھی منٛز دۄ
دۄ رِپہن اکھ لوکُٹ کاروانا پکان یمن ستی کینٛہہ نفر اٚسی تہٕ اوٗنٹن تہٕ کاترن پیٹھ اسکہ
سامانہٕ برٛی برٛی۔ یِم اٚسی ژٔنی پأٹھی ڈاکو۔ لڑکہ کھوٗژ تِکیا زِ تِمی سوٗنچ زِ ہرگا تِمن یہٕ فکر
اَتہٕ چھُ کانٛہہ تِم ژٔھنن مےٚ مأرِتھ امہِ کِنی کھوٗت سُہ اکِس کُلس پیٹھ تہٕ رۄ دہیوٗ
ژۄ رِ۔ یہِ کاروان رُکیاو اَکِس لوکچہِ پہرِ نِش یوسہٕ جنگلس منٛز اٚتھی کُلس نکھے اُس۔
تِمو دُچھ زِ یِموٚ نفر وواجہِ اوٗنٹو تہٕ کاترو پیٹھہٕ سامانہٕ گٔنہٕ تہٕ ژانیکھ اُتھی پہرِ منٛز۔ پہرِ بنٛد
درواز اوس اکھ مأنتھر پرِنہٕ ستی پأنی پانے کھُلان تہٕ بند گژھان۔ تِمی بوٗزی یِم مأنتھر
ہِندی لفظ وارِ پأٹھی۔ تِمو دُچھ یہِ سورُے تہٕ مأنتھر تہٕ تھأوِن یاد۔ پانس ستی کوٗرُن
ارادٕ زِ یِمہِ ساتہٕ یِم ڈاکو اَتہٕ نیرن تہٕ بہٕ اَژ اَتھ پہرِ منٛز۔
صُبحس گٔیتھ ییلہِ یِم ڈاکو اَتہٕ نیرِتھ دۄرے، یہِ وۄتھ کُلہِ پیٹھہٕ بوٚن تہٕ دات
پہرِ نِش پتہٕ پٔرن سورُے مأنتھر۔ درواز آو مُژراونہٕ تہٕ سہ ژاو اندر۔ تِمی دُچھ اَتہٕ دولتہ
ہِندی انبار۔ سون، روپھ، لال جوٚاہر تہٕ آرأیشہِ ہِندی سبٹھاہ موٚلی چیز کأنٛی
مقدارس منٛز۔
تِمس یہِ اَمہِ خزانہٕ منٛز اَکِس اوٗنٹس بارِ لدنک سامانہٕ باسیاو سہ تُلن تہٕ اٚتی
وُچھن اکھ اوٗنٹا گاسہِ کھوان تِسی بوٗزُن یہِ۔ اَمہِ پتہٕ بیٖیہ سورُے مأنتھر پٔرِتھ کوٗرُن
درواز بنٛد تہٕ دژاو گرٕ۔ تِمی ہنٛزٕ ماجہِ ییلہِ نیٖچوی ہنزٕ اکہِ دُپھ کمأے وُچھ سوٚ سبٹھاہ
خوش۔
دۄیمہِ دوہہ صُبحاے سوٗنٛچ اُمی ہِندی لوکٕٹی بأے زِ بہٕ تہٕ کیا زِ گژھہ تہٕ جنگل تہٕ

از ماو پٔنن قسمت۔ لہٰذا اگر تمۍ ۆلی ۆلی یہِ مأنتھر یاد تہٕ دژاو۔ سہٕ ییلہِ جنگلس منٛز ووت

تہٕ کھوٚت پہرِ نگھہِ تل۔ کس تٔتھی گُلس تہٕ رۄ دصہٕ سان ڈاکوٕ ہَن ہِندِس ینٛس پژاران۔

شامہٕ بروٚنھہٕ پہَن گے تم تٔرِ تہٕ تمَن آسہٕ وارِیہہ خزانہٕ بٔرتھ گنہٕ ستی۔ پہرِ نش وأتھ

ژاے تم پرأنی پأٹھی مأنترِ۔ کنِ اندر۔ تم سپدی اَتہِ سخت حأران تہٕ نارو نار ییلہِ تمو یہِ

ۆچھ زِ کس تانی چھُ اورژ امُت تہٕ اَتہِ چھِن کینٛہہ چیز ہٕمتی۔ تمو کھیے قسم ناس زِ تیمی اکی یہِ

کوٚر مُت آسہِ تمِس ہمو تیُتھ انتقام یُتھ یادِ پِدررروز بس۔ تمو وۄن تہٕ تہِ زِ گُلِس پٮ۪ٹھ

موجوٗ دشہزادس وٗ ژھ سبٹھاہ زیادٕ تھر تھرِ تہٕ سوچُن زِ مے کوسہٕ شہمت آیہِ یور آیاس۔

صُبحس کیٚتھ دژاے ڈاکو تہٕ تتھے تم دۄر سپدی تہٕ لژکہٕ وۄتھ گلہِ پٮ۪ٹھہٕ تہٕ گوو

پہرِ نشہِ۔ تمۍ پرِ مأنتھر ییمہِ ستی درواز مُژراونہٕ اوس یِوان۔ درواز آو مُژراونہٕ تہٕ سہٕ

ژاو اندر۔ مگر افسوٗس، درواز سپُد تمہِ وِزِ بند ییلہِ سہٕ وُنہِ اندرے اوس تہٕ واپس اوس نہٕ

مُژراونہٕ یِوان یُدوَے زَن تمۍ کر بکہٕ تہِ دِژ یوٚت تانی تس ہیُر تہِ لوٚگ۔ سہٕ اوس نالہٕ،

آہ وزأری تہٕ منگہٕ منگ کران زِ سہٕ گژھہِ نایلہِ۔ ظأہر چھُ زِ یہِ بچوراوس مأنترِ منٛز کینٛہہ

ژاوان یاہُر اوان ییمہِ کنِ سہٕ اَتھ تاونس لوٚگ۔ تس کیاہ آسہِ ہے أندرکی أندرکی

گُزران ییلہِ سہٕ ڈاکوٗن ہِندِس ینٛس تانی گرِ آسہِ ہے گُزران۔ تس اوس ذٔہنس منٛز

یِوان زِ تم کیاہ کرن مے ستی ییلہِ تم مے یِیتہٕ وُچھن۔

شامہٕ بروٚنھہٕ پہَن یوٗ زِ تمۍ نیبری کنِ پکُن تہٕ أتھی منٛز آو درواز مُژراونہٕ تہٕ ڈاکو

ژاے اندر۔ تہند بن بتھِن پٮ۪ٹھ زَن آیہِ درندگی ہنٛز ہش چمک ییلہِ تمو یہِ لژکہٕ

کھوکھشہِ کھوکھشہِ اکس کوٗنس کُن پکان تہٕ وَدان وُچھ۔ "اوہو"۔ تمو وۄن حأرانی

تہٕ خۆشی سان۔ ''یِہوے چھانسہٕ ژٕ ۄر یِمی سأنِس ٹھکانَس منٛز اژنُک جرات کۆر
یۆ ہے چھُ۔ ووٗنی کرۄس پھٕلی تہٕ چھکوکھ أنٛدی پکھۍ یِتھ زَن دۆ یِمن ہِنز روزتہٕ
کأم گرَن نہٕ۔'' تِمو کۆر پزے ییٛ۔ تِکیازِ تِم أسی رَتہٕ کھاوتہٕ جذباتو رۆس۔ یہ
پَتہٕ ترٛ اُوتِمو ہِنٛدر۔ دۆ یِمہِ دوہہٕ وژا اے تِم دوہَدِ شکی پأٹھی پَنہٕ نِس لۆٹہٕ کارس تِتھ پأ
زَن نہٕ کینٛہہ سپُد مُتے اوس۔

تِہنٛدِ اَتہٕ نبر آسنَس دوران آو تُسنٛد زُیٹھ بوے یہ وُچھنہٕ زِ تِہنٛدِس باز
ستی کیاہ سپُد تہٕ بیِیہ کرِ سنٛزِ سَن تُلنَس منٛز مدد کرنہٕ خاطرٕ۔ مگر ییٛلہِ تِمۍ اَتہٕ أنٛدی پکھۍ ماز
چھکرِتھ وُچھ تِمس سپُد تیٛتھ دوکھ یُس نہٕ باونہٕ ہیکہِ یِتھ۔ ''تِم گرٕھن ووٗنی
مۆرِنی'' یہ وٗنتھ پرٕن مأنٛتھر یِیمہِ ستی پہرِ ہُنٛد درواز مۆ راونہٕ آو تہٕ ژاو اندر۔
سۆمبرٕ تِم سأری موٗلی چیٖز یِمَن تَس اَتھہٕ پیٛل تہٕ بُرِن أکِس بوہرِ امہِ پَتہٕ کرِ تِمۍ
بُہری پہرِ نیبرٕ کنہِ خألی تہٕ برٕن اَتھ منٛز بأے سنٛزِ لاشہِ کرنہٕ آیہٕ پھٕلی۔ دُبارٕ مأنٛتھر
پرٕتھ کۆرن درواز بنٛد تہٕ دۆنوے بوہرِ پھکیس پیٹھ تُلِتھ وژا و گرٕ کُن۔ گرٕ وأتِتھ
یِم پھٕلی کپرٕس تہٕ سُوتھ کۆرن دَفن۔

تِمہِ دوہہٕ شامَس ییٛلہِ ڈاکو آے تہٕ تِمو وُچھ اَتہٕ کیاہ اوس سپُد مُت۔ تِمن
کھۆت سخت شرارت۔ فأصلہٕ کۆرکھ زِ أسی لبون یہ ژٕ ۄر تہٕ یِتھ پٹھ کۆرکھ قسم زِ تۆت
تانی دِمو نہٕ ووٗنی کانٛہہ سَن یۆت تانی نہٕ تِم اَتھ مقصدَس منٛز کامیاب سپدَن۔ تِم
شہرٕ تہٕ رۆ دی بازرٕ کین مختلف حِصَن منٛز یِتھ زِ یہ ژٕنی راوَن زِ کانٛہہ تیٛتھ شہا ماچھ
روزان یُس کالہٕ پکھے امیرٕ آسہِ بنیو مُت۔ یِمو منٛز سۆمکھ أکِس ڈاکوس نہٕ ہرٕ یِم تِمس

شہزادس خاطرٕ کفن اوس سُومُت یُس ژھل گٔرِتھ مارنہٕ اوس آمُت تہٕ تٔمی ہے نِش بۆ زُن زِ اٮ۪مس لڑکہٕ سٕنزِ ماجہِ تہٕ باٲپس چھِ باسان حالے وار یِہہ دیار مِلٕہٕ ہتی مگر کتھہٕ ہٕکِز تہِ چھنہٕ پتاہ۔ کینٛہہ لۆکھ چھِ ونان زِ تِم اٮ۪سی شاہی خانداںکی باژ مگر مے چھنہٕ تتہِ پتاہ۔ اَمہِ مطابق گوو یِہ ڈاکو تہٕ لۆبُن سُہ مکانہٕ ییٚتہٕ مٕلکاںٔز تہٕ شہزادٕ روزان اٮ۪سی۔ تٔمی تھوو اَتھ نشانہٕ یُتھ زِ سُہ اَتھ دُبارٕ لبتھ ہیکِہ تہٕ اَمہِ پتہٕ دژٛا وٕلی ژٕلی یتھ باقٕے ڈاکون اٮ۪چ شٮ۪چھ واتناوِ۔ وۄں گوو قسمتہٕ ہٕکی اوس شہزادَن یہِ نِشانہٕ وُچھمُت تہٕ اَمیک مطلب اوسُس فِکرِ تۆرمُت تہٕ تِتھٕے ہیوٚ نِشانہٕ بنوٚون اٮ۪ندی پکِہ کٔین وارٕیٛہَن مکانَن۔ یتھہٕ ہٕکِز ڈٕلی اَمہِ سٕتی ڈاکو۔

تمو وۄن ''یِہ منصوبہٕ چلِہ نہٕ اَسہِ منٛز پَزِ ہے اٮ۪کِس اٮ۪مس شہرَس نِشہِ گژھتھ یہِ ہُنٛراوُن زِ یِم لۆکھ کتہِ چھِ روزان پتہٕ اوس اور گژھتھ یِمَن سٕتی دوستانہٕ لاگُن۔ یتھے ہٕکِز میلِہ ژٕلی ژٕلی شہزادٕ تورٕ گُن سوزنک موقعہٕ۔

اَتھ کتھہِ پیٹھ گٔے ساری متفق تہٕ اَمہِ کامہِ خاطرٕ کۆر ریمو ڈاکو جماژہنٛد زِٹھ مُقرر۔ تٔمی لوگ ژٕلی ژٕلی شہزادٕ تہٕ تٔمی سٕنزِ ماجہِ سٕتی دوستانہٕ تہٕ پژٕبتھ وِزِ اٮ۪سی تٔمی سٕندِس مہمان بَنہٕ نَس تِم خوش سپدان۔ اکِہ دۄہہ گوو اٮ۪مس ماجہِ اٮ۪می سٕندِس کوٚٹس تَل ژوٚر تھوومُت اَکھ خنجر نظرِ۔ اَمہِ تلہٕ بیٚیہٕ اٮ۪می سٕند بواکو دۄیو چیز وٕسٕتی یِم تَمہِ اَمہِ پتہٕ محسوٗس کٔری باسیاو تَس زِ یِہ نفر چھنہٕ دوس بلکِہ دشمن تہٕ اَکھ ڈاکو۔ تمہِ یوٚژھ زِ اٮ۪مس نِشہِ گژھ تھپھ وٕہٕنی۔ اَمہِ کِہٕے نتیجس منٛز وۄن تَمہِ اکِہ دۄہہٕ پنہٕ نس نیچوٗس تہٕ اٮ۪مس دوستس زِ یِہ نہٕ توہہ ژِوٕہہ گنہٕ تہٕ تمو تہِ مون یہِ۔ تٔمس اٮ۪س اَتھس کنبتھ اَکھ کرتَل یتھ سو سبٕتھٕے شاندار

طریقہٕ ژلوان اُس۔ سو آیہٕ ڈاکوس کُن تہٕ لۆت لۆت تہٕ سۆم سۆم رۆز سوأ کر
بأتس مطأبق گرائے دِوان یوٚت تانٛ تَس موقعہٕ وَنہٕ آو تہٕ ڈاکوس بتھِ یتھ تُجنُس گل
ہیر۔

شہزادِ کھۆژ، تمہٕ وۆن حأران ہیۆ گژھتھ "یہ کیاہ کوٚر ژتھ ژےٚ موجی۔"
"مےٚ بدلأ وصرف دوستس ستی جاے" تمہِ وۆنُس "ژےٚ مارِہٕ یہ تمہٕ بدلہٕ
مورمےٚ یہو ے۔ رَٹھو چھ یہِ خنجر یمہٕ ستی یہ ژےٚ مارہی۔"
شہزادَن وۆنُس "موج یہ کرہکے ژےٚ نکھہٕ وأتِتھ تمہٕ نظرِ گذرِ خاطرِ یوسہ
ژےٚ تھاوان چھکھ مےٚ اُسنہٕ اُمِس منٛز کانٛہہ کوٹھ کھوٹأے وَنہٕ یوان۔ مےٚ اوسنہٕ
زانٛہہ اُمِس یہِ خنجرٕ وچھمُت۔ یہِ آسی ڈاکوٕ وے منٛزٕ اَکھ یُس مےٚ یہُند خزانہٕ لوٹنہٕ خاطرِ
بدلہٕ ہینہٕ آمُت اوس۔

ییٚلہٕ ڈاکو وَپنہٕ نِس سرغنہٕ سِنٛدِ مارٕ گژھنچ خبر بوٗز۔ تمو بأ گروو پانہٕ وأنٛ ژٕر
مال تہٕ گے پنہٕ نِس پنہٕ نِس گامَس۔ اُمہٕ جوان شہزادَن کوٚر کھاندر تہٕ بنیاواکھ صراف
تہٕ روٗ دیا پرجأیی پراوان۔

(راوی: شِو بایو، رٕنی وور سرینگر)

☆☆

نوجوان زٲری سوداگر

پَتھ کالہِ اوس اَکھ سیٹھا بارستہٕ امیر سوداگر۔ کینٛہہ چھِ ونان زِ سُہ اوس کاشُر تہٕ سرینگرٕ اوس روزان۔ کینٛہہ چھِ ونان سُہ اوس دوٗرِ کتہِ تانٛی پیٹھہٕ آمُت۔ ییٚلہِ زَن بیٚیہ کینٛہہ یہِ مانٲنی چھِنہٕ زِ اَتھ دٔلیلہِ کیٛاہ چھُ کٔشیرِ ستی کانٛہہ تعلق۔ مگر وۄں گۄویہِ ہیکہِ اٛستھ تہٕ تہِ اٛسی بوزوٕ دٔلیل تہٕ پتہٕ گرَو پانے فٲصلہٕ۔

خٲر اٛمِس بارستہٕ تہٕ امیر سوداگرَس اوس اَکھ داناتہٕ پوٚر مُت لیٛو کھمُت نیچُو۔ مگر افسوٗس زِ یہِ نیچُو اوسُس پکہٕ زٲری۔ سوداگرَس اوس نہٕ فِکری تران زِ اٛمِس کیٛاہ گرٕ۔ تُمِس ییٚتہِ کُنہٕ پیٛساہ یا کینٛہہ موٗلُل چیز بَنہٕ ہے تتھ اوس نیچُو زار گنٛدان۔ تُمِس آو یہِ وَننہٕ زِ یہِ چھےٚ نادٲنی یِتہِ آو سمجھاونہٕ زِ ہرگاہ سُہ اتھ باز آونہٕ تمہِ ستی گژھہِ گرٕ تہٕ کاربار بُرباد۔ یار دوستو تہِ کٔرہَس لولہٕ سان تہٕ تأکید کٔرِتھ نصیحت مگر اَتھ دژ اونہٕ کانٛہہ نتیجا تِکیاز تُمِس اوس دوہہٕ پتہٕ دوہہٕ زارُک چُسکہٕ ہُران۔

اَمِہ گَتھہِ اوس سوداگرَس اٛندری ہیٚہٕ، اٛمی دٔہ کھَن اوسُس کمبر پھُٹر ووٗمُت تہٕ ڈیٚکَس اٛسَس گیٚیَن ہٕنز مو ہر ہیٚمٕژ تہٕ پکنہٕ وِزِ اٛسَس زنگَن نٹھ نٹھ گژھان۔ اَمہِ تفریقہٕ اوس سُہ قبرِ بُٹھس وۄتمُت۔ یوسہٕ سیٹھاہ ژٔر دولت تُمی تجارتَس منٛز زبردست

ہونرِ تہٕ خرچن منز کفایت شعاری ورتاوِتھ سۄ مبراوِمژ اُس سو اُمس زاری ہِند
اتھس منز لگتھ یُس اُمس پننے نیچو اوس آنن فانن ختم گرٕھنگ تصوراوس ٹم ہِند
ذیہنس تلواس تُلان تہٕ مژراوُسس یوان۔ اتھ آفژ کیاہ تدورک ہیکہ سپدتھ
دہ کھک دور پیٹھ وۄن ٹمی اکہِ دوہہٕ زِ اُمس زاری ہِندِس اتھس منز یہ دولت لگ
نشہِ یُس اتھاکرہے دوہس چٹھ گرِ چھُ یہِ بہتر زِ بہ دۄ براوِ یہِ میژتل۔ مے چھ یا
بہ کیاہ گرِ۔ بہ تھاوِ پننہِ روپیہ تہٕ قیمتی چیز زمینس تل ژۄرِ تہٕ یِیمہ گتھہِ ہُند دِمہ باس زِبہ
چھس نہٕ تیوُت امیر یوُت لوٗکھ سوچان چھِ۔ بہ گرِ خرچس منز کمی تہٕ ییلہِ بہ مرٕ تہٕ باسہ زِ
اُمی چھُ پننہِ نِہن پننہِ والِمن کیٔتھ کِہ کینژ ہاوِتھ کُن ترٛ وومُت۔"

ییلہِ ٹمس موقعہِ آو ٹمی کھنہِ مکانہِ کِس بُنِہمس پوہرس منز سنبن سنبن کمرن منز
کینہہ کھۄ۔ تہٕ پُنن سون تہٕ مال و دولت ترٛ وۄن یِمنے منز۔ پتہٕ یِمہ حبہ سان ڈُ
راوِتھ بنووُن یہُند اکھ فِرست تہٕ فِرست بوٗ رُن اکِس کرٕھہِ گرِس منز تہٕ دِتن یہ
پننہِ نوشہِ تہٕ ووننس" یہِ تھاوی زِ حبہ سان رٔژھرِتھ تِکیا زِ یہِ پھِٹے چاٗنی بند پژھہ تہٕ ہرگا
میانہِ مرنہٕ پتہٕ چاٗنس خانہِ دارس سخت وۄگتہٕ آو تیلہِ ہکگھ ژ یہ ٹمس کِنہ خاطرِ
دِتھ۔"

اَمہِ پتہٕ لوتیاو ہیوٗ یہِ بزرگ سوداگر ٹمس گنیہِ پژھہ زِ یُس کم قلیل جایدادتہٕ
پئسہٕ ٹونک ٹمی ہِندِس نیچوس ٹمی ہِندِ مرنہٕ پتہٕ میلہِ سُہ ژھنہِ سُہ کمہٕ ہے کالس منز موکلاوِتھ
تہٕ پتہٕ ترٛبس غربہی ہنز سختی فِکرِ اِدِ دِیس میانی نوش پُنن یہ کرٕھ گرتہٕ وننس تہٕ یہ اُز
ہِندی مالی اُمس اوس وُنتھ تھوومُت۔ کرٕھہِ گرمژ رِتھ ووچھِ سُہ قیمتی چیزن ہُند فرست

تہٕ کھوٚ ومنٛز یم کٔڈتھ بنہٕ سٕہ بیٚیہٕ امیر تہٕ امہِ پتہٕ تڑ اوسٕہ شاید زار گنڈن تہٕ گذارِ سوکھ تہٕ خوٚشی سان باقے زندگانی۔

اَمہِ پتہٕ کہِ کالہٕ گزٕریاو سوداگر۔ شہرن کوٚر ماتم، یہٕنٛدِس خاندانس سپُد دوکھ تِکیازِ اَمِس بزرگس اوس ہر کانٛہہ احترام کران تہٕ ٹوٚٹھ زانان۔ تِہٕنٛدی نیٚچوِی کوٚرنس ریتی تہٕ رِوایژ مطابق داہ سنسکار تہٕ تہٕ شرادھ تہٕ ہاٗوِن۔ مالہِ ہٕنٛدِ مرنہٕ پتہٕ روٗد برابر دٔہن دوہَن پِنڈ دان کران۔ اَتھ دوران دِژ تٔمی پترن ترٛلیش تہٕ۔ پِنڈ ترٛاوِن کولہِ منٛز۔ کہمہِ دوہہٕ ہوٚوُن بوٚڈ شرادھ۔ یم برٛہمن شرادھ وغارٕ ہاوِنہٕ خاطرٕ انہٕ آسی آمٕتی تم آے بوٚ زَن (کھیٚن) کھیٚیاوناونہٕ۔ تمام ورگن ہٕنٛد بن بیچھٕ وِننٕ آے دِیارتہٕ دِنہٕ یم امی غرضہٕ بڈِس تعدادس منٛز کھیٚچو کھیٚچو اور آمٕتی آسی۔ شبن ربتن آے باقاعدٕ پاٗٹھی شرادھ ہاونہٕ۔ پزٕ بتھ شرادس پیٹھ آو دان تہٕ کرنہٕ تہٕ لُکھ آے کھیٚن بیترٕ تہٕ کھیٚیاونہٕ۔ اَوٕ کنہِ گرٛھونہٕ آسی یہِ بوٚ زِتھ حاران زِ یہِ سوٗرے کرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ نوجوان باپارکی پنٕنہِ دٔھن دولژ سام ہیٚرٕ ہیٚنٛز تَس سپُد ایحساس زِ دوٗلی آسنہٕ تَس نِش کھٔنڈ ہارتہٕ۔ وڈِل کیاہ بنہِ ہے مالہِ ہٕنٛدِس تہٕ تٔمی ہٕنٛدِس پنٕنہٕ نس قرضس تہٕ بیٚیہ تیٚتھ بڈِس خرچس یُس تٔمی ہٕنٛدِس مالہِ ہٕنٛدی آخری رسم تہٕ شرادھ کرنس پیٹھ سپُد۔ پرٛزی کنہِ اوسنہٕ تَس نِش تیٚتھ کہنی یتھ سٕہ وَنہِ ہے یہِ چھُ میٚون۔

پنٕنہِ اَتھ بدحالیہِ منٛز گوو سٕہ ماجہِ نِش مگر تمہِ تہٕ ہاٗوس کہنے ہمدردی۔ صرف گرٛنس پزٕ انہِ کھوتہٕ تہٕ ژٕرِ بوٚ آری زِ ژٕے ماٗنتھہٕ مالہِ ہٕنٛز نصیحت۔

''واے مے کیازِ ترٛاوے نہٕ پنٕنی اترٛ اُپھل یتھ کِنہِ میٚون ٹوٚٹھ مول وٚلی وٚلی

گُذریاوتہٕ یِیمہٕ کنہٕ بہٕ تہٕ میوٚن اہل وعیال بُر بادسَپدٕ''۔ تٔمۍ ووٚنُس

''اَتھ چھُنہٕ ووٚنۍ کانٛہہ مطلبے یہٕ گووشال ژٕلتھ ہٹھمن لورِ۔'' ووٚنُس ماجہِ۔

''کروٚنۍ حوصلہٕ تہٕ گنٛڈ کمر، محنت کرتہٕ فضوٗل خرچی ترٛاوِتھ پژاوبیہٕ پنُن

مقام''۔ ''آ'' جواب دِیُتنس۔ ''بہٕ ترٛاوِ یہٕ زارتہٕ سخت محنت کرتہٕ پونٛسہٕ تہٕ بچاوٕتہٕ

کینژٕ ھامےٚ پَتھ پلہٕ سَپدِ تہٕ سائلم سوزٕ ے بہٕ ژٕ ےٚ۔ مگر فلحال وَنتہٕ میانہٕ آشنہٕ زِسوگوٚو

تانۍ مالیٔن بیٚیتہٕ تَس جان کھمن چَھن، پلوٗ دلوٗبٔنٛن تہٕ تتہٕ وُچھنَس واپھنَس''۔

پَتہٕ گووسہٕ زنانہٕ نِش تہٕ کوٚرنَس روخصت۔ پتہٕ اچانک روخصتی ہُند ہو

بوٗ زِتھ پلنو وتمہٕ اُمِس سونہٕ سُند کرٛھ کرتہٕ ووٚنُس تہٕ سائلم یِیمہٕ موٗجب یہٕ اُمۍ ہنٛدۍ

مالۍ اُمِس اوس دِتمت مگر اُمۍ روٚٹُس نہٕ یہِ تِکیاز اُمۍ ہنٛدۍ مالۍ اوس یہٕ تٔمِس دِتمت

بیٚیہٕ سُوچُن زِےٚ مانیٖرِ اَمہٕ ستۍ بیٚیہٕ پرٛانۍ کل'' تہٕ امہٕ ہریمانہٕ یہِ کتھ زِ یہٕ چھےٚ ژٕ ےٚ ہو

پرٛھرٛنگی دِنہٕ آمُت'' ووٚنُس یہِ تٔمۍ۔

لہٰذا درٛاو ووٚنۍ یہٕ جوان سوداگر زندگی ہنٛدِ خاطرِ رونہٕ زونہٕ کس تلاشس

منٛز۔ زنانہٕ سُوزِن مالیٔن تہٕ موج روٗزِس گرٛس وُچھنہٕ واشنہٕ خاطرِ تہٕ بیٚیہٕ تٔمن کینژوٚن

چیزٕن نظر گزرِ خاطرِ یِیمہٕ اَتہٕ موٗجوٗد اُسۍ تہٕ ہنٛدٕ رکِتھ اُس پنُن رونہٕ زونہٕ کران۔

سہٕ روٗ دوارتہٕ یہُس کالس اور یور پوٗرۍ مینان یوٚت تانۍ سہٕ اَکِس شہرس منٛز

ووٗت۔ اَتہٕ میج اُمِس اتہٕ کس اَکس بڈٕس سوداگرس نِشہٕ نوکری۔ گوڈٕ گوڈٕ بابیٚیہٕ

اُمِس یہِ سبٹھاہ مشکل تہٕ کُڈر کأم تِکیاز سہٕ اوس خانہٕ ماجرِ سان پالنہٕ آمُت تہٕ نوکری

کرنک اوسُس نہٕ عادت مگر وارِ وارِ بیٚیلہٕ مألِکس اُمۍ سنٛز پرٛھ ہِش ہیٚتھ تہٕ دِژٕ تٔمِس

ہُر تہٕ تھٲزے پہن ذِمہٕ دٲری تہٕ تتھہٕ کنہٕ ہیوٚتُن سُہ وۄنی خوش روزُن۔ سُہ اوس برابر پننہِ کمایہِ ہُنٛد اَکھ یوٚ ڈ حصہٕ تیٚمہِ اراد تِلتھ تھاوان زِ سُہ سوزِ یہِ ماجہِ۔

اَکہِ دوہہ وۄن تَس پنٕنہِ مٲلِکن نیٚچوِ ہِنٛدِس کھاندرس متعلق یُس جلدٕے سپدن وول اوس۔

"مےٚ چھُ اَمِس کھاندرس کوٚرمُت" تٕمی وۄنُس "اَکِس امیر سوداگرٕ سٕنٛزِ دۄیٚمہِ کورِ سٕتی یُس تٔتھی شہرس منٛز روزان چھُ یِیٚتہِ پٮ۪ٹھہٕ ژٕ آمُت چھکھ۔"

یہِ امیر سوداگر اوس پوٚتولاکن اَمی سے نوکر سُنٛد ہیٚمہِ بابہٕ تہٕ تٕمی سٕنٛز دۄیٚم کوٗر اُس اَمی سٕنٛزے سال۔ وۄن گوو اَمی لوگ ڈیوٚلے تہٕ اَتھ متعلق بٲوُن نہٕ تیٚمہِ ہُر یمانہٕ کانٛہہ دلچسپی زِ اَتھ منٛز اُس اَمی ہِنٛدِس مٲلکہٕ سٕنٛز خوٚشی تہٕ لوکٕٹس آغہٕ سٕنٛز بجاے تہٕ خوٚشی۔ امی کنہٕ اوس اَتھ دوہَس ژھوپہٕ گرِتھ پژاران۔

مُقرر کرنہٕ آمتِس وقتس پٮ۪ٹھ دراے اَمی سُنٛد آغہ، لوکُٹ آغہٕ، کینٛہہ اَنٛگ اَشناو تہٕ یار دوست مہرنہِ ہُنٛد گرِ کُن یوٚت تمہ خاَرساَنے وٲتی۔ یہِ یعنے گزریمتس سوداگر سُنٛد نیٚچو تہِ اوس یمَن سٕتی۔ تمو وُچھ اَتہِ گرٕ گرِ یہوے مُنتشر ہیوٗ۔ ینہٕ واَلِس موقس خاطرٕ تیارٕ ریہِ آسہٕ بڈس پیمانس پٮ۪ٹھ مکمل ہوان سپدنہٕ تہٕ نوکر چاکر اَسی لٔدرٕ نبر تہٕ نیبر لٔد رکران تہٕ نیبرٕ گنہِ اَسی پژ بتھ قسمہٕ کِمن لۄگن ہُنٛد ارساتھا تماشہِ تہٕ نخچایشہِ ہنٛزِ دومیزِ پراران تِکیا زِیم اَسی امیر تہٕ مُلکس منٛز اَسی نامدار۔

ییٚلہِ کالُک بَتہٕ تراونہٕ اوس یِوان تہٕ ساری کھبنہٕ خاطرٕ پٮ۪ٹھی یہِ نوکر یعنے گزریمتس سوداگر سُنٛد نیٚچو تہِ بیوٚٹھ پتھر مگر تٕمس اَسی تمے دوہدشکہِ کامہِ کارِ کی پلوٚ تہٕ

بیؤٹھ سارِنے پوٗتُس تہٕ سارِنے بوٚن کُن۔ تٔمی کوٚر یہِ سأئلم فخر تہٕ اعتماد سان سٕہ اوس
پنہٕ نِبن امیر رشتہٕ دارن نِشہِ پرٛزناونہٕ ینٛ یژھان وؤن گوو پنٕنز ٹاٹھ زنانہٕ دُبارٕ
اُسس خاہش۔

بہرحال تہٕ وُچھ کرٛ تٔمی پنٕنز زنانہٕ تہٕ سو اُس کھینہٕ چین کِین انتظامن وُچھان
واشان۔ تٔمی سِنٛدِس وٕنس تحت اُسی نوکر کھینن چین اور یور وارِیہن پرٛھینن بأ گراوان تہٕ
داتناوان۔ ییٚلہِ اُمس ورأے سارِوے کھینن چین موکلوو تٔمی وُچھ زِ سوٗرے ماز اوس
کھیتھ موکلاونہٕ آمُت تہٕ صرف اُس سبزی تہٕ بتہٕ پتھ کُن بچومُت۔ تہٕ کرِتھ وؤن تٔمی
کھنِ یُدوٕے زن أندرۍ أندرۍ اُمس دِل اوس دوکھہٕ زد۔ اَتہِ اوس ییٚتھ کھینن چین
یُتھ بادشاہس لایق اوس تہٕ اُمی سنٛز پنٕنز خو بصورت زنانہٕ اُس أیچ انتظامی مگر اَمہِ منٛز
اوسنہٕ اُمس خأطرٕ کھنِ حالانکہِ باقیو سارِوے یمو منٛز وارِیہہ شِکس لد تہٕ اُمس نِشہ
یوٚن درچِکی اُسی تمو اوس یڈ برِتھ کھیوٗمُت۔ زن تہٕ سٕہ لرٛ ھہِ اوس گوٗمُت تِتھے پأٹھۍ
اوس سٕہ مَنساونہٕ تہٕ مُشراونہٕ آمُت۔ آ۔ ٔبہ ٹُلہِ پٔنن یہِ لو یہِ ہُنٛد بتہٕ تہٕ سبزی تھال تہٕ بیٚ
پرٛھی کُٹھہِ منٛز تہٕ ہیرِ بوٚن وٗسِتھ واتہٕ آنگنس منٛز تہٕ پتہٕ یہِ کھینہٕ تھال وارِ دِمس ہتھ
تھأوِتھ دِمہٕ ڈُلن تہٕ کرٛ وٕدِنا۔

گأنٹہِ کھٔنڈی ہیوٚت پرٛھو نیرُن مگر یہِ بچور اوس أتی ودان اُخرس ییٚلہِ رأژ
ہندی گأنٹہٕ جوراہ گے تٔمی سنٛز زنانہٕ آیہِ آنگنس منٛز تہٕ وُچھن زِ وارِیہن بچھونن تہٕ اَتہ
سمیمتمن آو کھینن بأ گراونہٕ تمہِ کوٚر أکِس نفرس آلو تہٕ وؤنس ژٕ پرٛار درواز نِشہ
تِکیاز ژٕ تِے چھے کامہِ رَژھا۔

سو ژایہِ واپس گرٚس اندر تہٕ اوٚر اوٗنن اَکھ لالٹین زاٗلتھ تہٕ بیٚیہ بیا کھ بوٚڈ لویہِ ہُنٛد تھال یَتھ منٛز مِٹھایہِ تہٕ باقٕے ضیافژ برِتھ آسہٕ یہِ تھال پلنوٗن اٗمس نفرس تہٕ دوٗپنَس وولہٕ مےٚ پَتہٕ پَتہٕ۔ اٗمی نفرن تُل یہِ تھال پھیکِس پیٹھ تہٕ دژاو اٗمس پَتہٕ پَتہٕ۔ گُزریمتس سوداگرٕسٕندی نیٚچوٗ ی اوس یہِ سأرِلم وُچھمُت تہٕ بوٗزمُت سُتہِ دژاویمَن شک کرنہٕ ورأے پَتے۔

وَتہِ لوٚگ اٗمس نفرس ٹھوٗنکرٕ تہٕ لوٚگُس دب۔ مِٹھایہِ تھال تہٕ پیوٚ پَتھرٕ تہٕ پھُٹ تہٕ یہِ کینژھا اَتھ منٛز اوس تہِ آو چھکراونہٕ۔ اَتھ پیٹھ کھوٚت اٗمس زنانہِ سخت شرارت تہٕ کٔرن اٗمس نفرس اٗمی سٕنٛزِ لاپرواٗہی پیٹھ زبردست اَڈزاٗ ڈتہٕ ووٗننس پکھ وۄنٛی ؤلی ؤلی مےٚ سٕتۍ واپس تہٕ اَنۍ نوٚو تھال۔ یِم دوٚشوٗے گٔے واپس تہٕ اوٗنکھ بیا کھ برِتھ تھال یہِ گُزریمتس سوداگرسٕنٛد نیٚچو رٗو دژھوپہٕ دَم کٔرِتھ اٗتی پژراران یوٚتانۍ یِم واپس آے۔ اَتھ دوران اوس سُہ مگر زبردست غوطَن گوٚمُت زنانہِ ہُنٛدیہِ عجیب ورتاو وُچھِتھ اوس سُہ تژبن تہٕ تژ واہَن گوٚمُت سوچان اوس سُہ کُس چھُ یوٗت لوٚٹھ اٗمس زِ اَمہِ تژ دوپٕٹھن ہُنٛدٕ رتہٕ آرام، پننہِ عزتک تہِ تھوٗن نہٕ خیال تہٕ ماٗلکٕ سُنٛد تہِ رٗودس نہٕ کانٛہہ بیم تہٕ بیٚیہ پھیر دُبارٕ مِٹھایہِ تھال اَننہٕ خاطرٕ واپس گرٕ داپَس یُتھ زِ اٗمس نفرس گژھِ نہٕ کانٛہہ مایوسی۔

جلدٕ ے واٗتی یِم اوٗتتھ واپس۔ زنانہٕ اٗس بڑ وٗنہہ بڑ وٗنہہ لالٹین ہیتھ پکان تہٕ اٗمس پَتہٕ پَتہٕ اوس سُہ نفر مِٹھایہِ تھال ہیتھ۔ یِم تِتھے اٗمس بڑ وٗنہہ پھٕن درامے تہٕ سُہ رٗودیمَن دوٗرے پھٕن پَتہٕ پَتہٕ پکان۔ ووٗن واٗتی یِم بیٚیس اٗکِس بڈِس سوداگرسٕنٛد

گرٕ۔ اَتہٕ رۄٹ اَمہِ زنانہِ یہِ تھال تہٕ مۆہنوس وۄنُن نیرٕ ژٕ تہٕ پانہٕ کوٗرُن درواز
ٹھک۔

اَچھا اُمِس سوداگرس اوس خبر گَتھ پٔتھ زبردست شرارت تہٕ سُہ اوس
یژھان زِ کانٛہہ گرٕ اَمہِ ساتہٕ اُمِس مداخلت لہٰذا امیٚلہِ تٔمۍ درواز کہِ یہِ ٹھک ٹھک بوٗزن
آو ہکہٕ اورٕ تہٕ تژ وۄنُس لورِ دَب اکھٕتے گَجہِ نَس اَمہِ غاَرمُناسِب وَقتہٕ اورٕ ینٛس تہٕ اُمِس
پریشان کرنس پٔتھ ناسزا لبکہٕ۔ اَمہِ لورِ ٹاسہِ ستۍ پھٕٹ سُہ کرٛھہٕ گرٕ تہٕ یُس اُمِس ہُنز
ہیٛہرٕ بابن مَرٕ نہٕ بڑ ؤنہہ دِمُت اوس۔

تَمہِ وۄنُس "میانہِ رفیقہٕ تہٕ شفیقہٕ، یۄٗت ناراض مَہ گژھ۔ اَتھ منٛز چھنہٕ
کانٛہہ راہ زِ یہِ وأژس یۄٗت ژیرِ کرٕ مےٚ اوس اَز بیٚنہِ کھاندر تہٕ یہِ یٚیلہِ یورٕ گُن پکان
اُسس مےٚ اوس اَکھ ارچوکھ ستۍ یَس مےٚ ژےٚ خاطرٕ مِٹھأے وِٹھأے تلنہٕ خاطرٕ
ونیا وادٕ تٔمِس لوٗگ ٹھوٗنکرِ تہٕ دِژن سوداَ رِتھ پَتہٕ پیوٚ مےٚ واپس گژھُن تہٕ نۆ (مِٹھأے)
اَننۍ۔

اَمہِ پَتہٕ گرٕ سوداگرَن ژھوپہٕ تہٕ زنانہِ تہٕ یوسہٕ وُنہِ خوفہٕ کِنۍ درواز ہے ہُکھ
اُس۔ پتھرٕ تجُن کرٛھ گرٕ چہٕ پھُچہِ کھٕنجہِ تہٕ ژاپہِ لنڈر۔
تٔمۍ سُنٛد خانہٕ دار یعنے گوٗرِمتِس سوداگرٕ سُنٛد نیٚچو وۄت لوٗت لوٗت کھُل
کران درواز کس نِش تہٕ بیوٗٹھ اَتی۔ تٔمۍ وُچھ یہِ سوداگرٕ تہٕ زنانہٕ یکجا بہتھ تہٕ مِٹھأے
کھےٚوان تہٕ یٚیلہِ تٔمو ییٚژہن ہیٚچ تیژہَن کھیٚنہِ تہٕ اَدٕ بوٗزٕ تٔمۍ سوداگرٕ اُمِس گُن ونان زِ نٕے
ہا دیٚپہِ پھٕٹمت کرٛھہٕ کرٕ شاید اوٚ موٗجب زِ سُہ اَنہٕ ہے اَتھ شیرٕ تھ۔ زنانہٕ پلنا دِ اُمِس بچھ

سونہٕ کھنجہِ تہٕ اَتھ سام ہوٚوان وُچھ أمی گُرزیمتس سوداگر ہُنٛد فہرست تہٕ یہِ نمبر کڈِتھ لوٗگن یہِ پرٛن سہٕ اوس واریاہ زیادٕ حأران باسان۔ أمی ہٕنٛدِس بتھس پیٹھ یہِ حأرأنی وُچھِتھ پرٛژھس اَمہِ زِ کیاہ دٔلیل۔

سوداگرَن وۄنُس "چوٚن خانہٕ دار اوس سیٹھا بدقسمت شخص۔ زار۔ زار۔ تہٕ صرف زار بیوقوف۔ أمس بڈٕ سوداگرسُنٛد یہِ دلأیی ہُنٛد خیال۔"

"ژےٚ کتھہٕ پأٹھی چھی یہِ پتاہ؟ کیاہ خیال؟" زنانہِ پرٛژھس۔

"کیازِ۔ یہِ کاغذ چھُ مےٚ ونان" سوداگرَن دِتُس جواب۔ "یتھ منٛز چھُ سأئلم کینٛہہ لیکھِتھ"۔ باسان چھُ چوٚن ہیٚمِر بابہٕ اوس سیٹھا امیر موٚہنیوٗ یہِ زَن اَسہِ سارِنٕے تَس متعلق باسان تہٕ اوس مگر پوٗتَس بچھاو زِ سہٕ اوسنہٕ (امیر)، سہٕ اوسنہٕ ژرکہِ یژھان زِ تمی ہٕنٛدی نیٚچوٗس یعنے چأنس خاوندَس گوٚژھ اَمہِ سارے دولژ ہُنٛد پےٚ لگُن تکیازِ سہٕ زأری وُڈاوِ ہے اَتھ سأری ہے تہٕ سأری ہے گرِ ہے پھُٹِ پھاکھ لہٰذا روٗد سہٕ پَتہٕ ژالہٕ دِنان۔ سہٕ اوس یہِ باس دِوان زِ تَس اوس پتےٚ تہٕ باقٕے سأئلم اثر وانثر وودولت تھأوِن ژوٗرِ۔ تمی سُنٛد سورُے سون تہٕ خزانہٕ چھُ چأنس خاوندٕ ہٕنٛدِ مکانہٕ کُس بُنٛ مس یوٚہرَس منٛز بیوٚن بیوٚن جایَن ژھیٚپرِتھ۔ وُچھ یہِ چھُ یمَن جایَن ہُنٛد فرست زِ کتِتھ کُس کُس چیز چھُ دوٗبرِتھ۔ چوٚن ہیٚمِر بابہٕ اوس دانا۔ سہٕ اوس زانان زِ میوٚن نیٚچو ترٛاوِ نہٕ توٚت تانی زار یوٚت تانی سہٕ سورُے برُباد کرِ تہٕ ممکن چھُ تمہِ پَتہٕ مایَس عقل۔ یتھ سونہٕ ہٕنٛدِس کرٛژھ گرَس پیٚیہِ باقٕے حأصل سپدن والین چیزَن ہٕنٛدی پأٹھی پٔنٕن قیمت تہٕ پَتہٕ سأرِے ژھیٚپِتھ دولت لبنہٕ۔ یہِ بوٗزِتھ زِ سہٕ بنیا دوبیٚیہِ واپس امیر سہٕ مابنہٕ پَتہٕ زیادٕ محتاط

تہٕ اَدٕ ماتڑبس فِکرِ زِ کمہٕ سختیہٕ تُلتھ تہٕ محنت کٔرِتھ چھےٚ مےٚ یہِ دولت حٲصل کٔرمٕژ تہٕ اَمہٕ
پتہٕ تھاوِ اُمیک خیال تہِ پاٗٹھی زنتہٕ یہِ اٗمی پانہٕ زانہٕ ہرٕ شہٕ تہٕ کفایت کٔرِتھ پَتھ پلہٕ کرہو
آسہٕ۔"

زنانہٕ وۄن "اَچھا۔ وۄنی تورےٚ فِکرِ۔ مےٚ کیٚازِ دِیُت ہیٚہرٕ بابَن یہِ کٔرِتھ
کرتہٕ مَرنہٕ برٛ وۄنہہ کیٚازِ اوس سُہ مےٚ اَتھ لایق زیادٕ ذِمہٕ دٲری تھاوان۔ مےٚ اوس یہِ
خانہٕ دارس تمے وقتہٕ دِیُن ییٚلہِ سُہ تِتھِس حالس آسہِ ہے وۄتمت ییٚتہٕ سُہ تباہ حال
گژِھتھ چورتہٕ آسہِ ہے گوٚمُت۔

زنانہٕ نالہٕ مَتہٕ رٹِتھ پرٛژھ اُمِس سوداگرن زِ آیا ژےٚ چھیا پَنُن خاوند زیادٕ
ٹوٚٹھ کِنہٕ بٔہ چھُسے زیادٕ ٹوٚٹھ۔

زنانہٕ وۄنُس "مےٚ چھُکھ ژےٚ زیادٕ ٹوٚٹھ تِکیٚازِ خاوندن دِتی مےٚ اِزاہ یاٗژ
تہٕ پتہٕ چھنہٕ وۄنی گوٚمت کوٚت چھُ تہٕ وۄں زانہِ خدا ہےٚ زِ بٔہ دُچھہٕ نا سُہ دُبارٕ
زانہہ۔"

سوداگرن وۄنُس "تیٚلہِ چھُ مےٚ چاٗنِس ہیٚہرٕ بابہٕ سُند سوٗرےٚ مکانہٕ دِنہٕ بٔہ
گژھہٕ تہٕ اَنہٕ تِتہٕ سُہ خزانہٕ وٕٹِتھ تہٕ تمہٕ پتہٕ ییٚلہِ سُہ سوٗرےٚ ییٚتہٕ محفوٗظ کرو تہٕ بٔہ تہٕ
ژےٚ تہٕ پتہٕ روز وٲسی یکجاتہٕ آرام تہٕ خوشی سان گزاروٕ پَنٕنی زندگی۔"

زنانہٕ کوٚرُس آنکار تہٕ وۄنُنس ژٕ کریہِ سٲلِم ؤلی ؤلی تِکیٚازِ (تمہٕ وۄنُس) بٔہ
چھُس ہر ہمیشہٕ کانٛچھان زِ بٔہ روزٕ ہا ژےٚ ستی۔"

بچاٗرِس خاوندٕ سنٛز حالت یُس اَتہِ مُشرِتھ درواز نیٚبر کِنہٕ پٮ۪ٹھ اوس تہٕ

اوٗسس سورٕے کینٛہہ وُچھمُت تہٕ بوٗزمُت سو ہیکہِ وَننہٕ کھوتہٕ زیادٕ محسوٗس کرنہٕ یِتھ۔

مختلف قسمن ہنٛدی رَلہٕ گاٲمتی جذبات ہیتھ دڑ اوسہ اتہِ پیٹھہٕ گرٕ واپس۔ تَس اوس زنانہِ ہنٛز بے وفاٲیی ہُنٛد دوکھ مگر سہ اوس خوش زِ سہ بنہِ بیٚیہِ واپس امیر۔ لہٰذا غم تہٕ خوشی، خوٗشی تہٕ افسوٗس اَسی ٹُمی سِندِس وَچھس اندر ردملہٕ ہمل لاگتھ زِ تَس اوسنہٕ فکری تران زِ تس کیاہ پزِ کرُن۔ وَدُن رکِنہٕ اَسن۔ گاٹٕہ کھٔنڈی ووت سہ گرٕ تہٕ وُچھن پنٛنی ٹاٹھ موج تہٕ تمہِ کرس خوش آوٕے زَن تہٕ کانٛہہ مومُت دُبارٕ دُنیاہس اوس آمُت۔

یِہنٛدِ جُد اسپد نہٕ پتہٕ یہِ کینٛژھا اور سپدمُت اوس تتھ متعلق کتھا باتھا کرنہٕ پتہٕ وۄن جوان سوداگرن ورژھتِتھ زِ سو کیاہ ذلیل اٲس یٚیمہِ کنٛی تسُند مول بظاہر ریوٗت غربتس منٛز گُذر یومُت اوس۔

"میٲنی ٹاٹھی موج۔ اَسہِ پزِ یہِ دولت کھوٗو منٛز کڑنی۔ چونکہِ اَتھ متعلق چھےٚ کینٛژن ووپرن پےٚ یِم نہٕ سانٛی دوست چھِ بلکہِ چھِ تِمی دُشمن اَمہِ کنٛی چھُ ضروٗری زِ اَسی انوکھانہِ تہٕ یہِ کامہِ ہِن کرواُزی راتس۔"

نصف راژ برنٛہے اوس تمو سورٕے خزانہٕ لوٗبمُت۔ سون، روپھ تہٕ لال جواہرن ہُنٛد اکھ بوڈ انبارٕ یٚیمہِ کہِ مولُک اندازٕے ہکوٗنہٕ کرِتھ۔ گاش پھولنہٕ برنٛہے اَس تمو یہِ دولت بدل کھوٗن منٛز دوٗ براُدمٕژ تہٕ پزٕنہِ جایہِ آسکھ گنہٕ تہٕ ژھوٹہٕ ستی پرٕ دِمٕژ۔ صُبحس کیٚتھ دڑ او گُذریمتس سوداگرسُند نیچو خوش تہٕ خوشحال پاٹھی شاٮ۪ستہٕ پکو لاگتھ تہٕ تسٕنز موج اَس درواز س نشہِ ہیتھ زنتہٕ اوذقہٕ خاطرٕ پنٛدٕ رکتان۔ جوان سوداگرن ژھنی فورن بیٚیس سوداگرسٕنز نوکری ترٲوِتھ تہٕ روٗد ماجہِ ستی۔ ہفتہٕ کھٔنڈی

بدلوو ہُمی دوٚیم سوداگرَن تیٚمِس گُزریمتِس سوداگرٕ ہِنٛزِ ژوٚرِ تھاومژِ دولژٕ ہُنٛد پےاوس لوٚگمُت پُٹُن حلیہ تہٕ دِتُن یہِ باس زِ سُہ اوس بیٚیہ کمہِ تانٛی مُلکہٕ پیٹھٕ آمُت تہٕ اُمِس پانس ستیٚ کینٛہہ لال جواہر تہٕ دوٚیم چیز امہِ مُلکہٕ کِس بادشاہَس پیش کرنہٕ خاطرٕ اَنِتی۔

یہِ بوٗزِتھ دِیُت بادشاہَن اُمِس سمکھنُک اجازت تہٕ بیٚلہِ تُمۍ یہِ چیز دِچھنہٕ سَپُد سوداگرس پیٹھ کاٗفی خوش تہٕ ووٚننس یہِ ژےٚ میوٚن مَدد ضرورت اَسی تہٕ گژھےٚ۔ سوداگرَن کوٚر اُمِس شکریہ تہٕ ووٚننس زِ ہرگاہ مےٚ پانہٕ روزنہٕ خاطرٕ تہٕ سامانہٕ تھاونہٕ خاطرٕ جاے میلہِ سو آسہِ تُہُنٛز مہربٲنی۔ بادشاہَن ووٚنُس زِ ژٕ ہیکَکھ میٲنِس کُنہِ مکانس منٛز روٗزِتھ۔ مگر سوداگرَن ووٚنُس یہِ گوٚژھنہٕ مےٚ بلکہِ گوٚژھُم شہرس منٛز مکانہٕ تہٕ ادے ووٚنُن بادشاہَس زِ توٚہی ہرگا کانٛسہِ نفرس یہِ حُکم کرِو ہُوٗیُس مےٚ جاے ژارُنس متعلق مدد کرِتھ ہیکہِ ہےٚ۔ امہِ کِنۍ کوٚر بادشاہَن پَنٕنِس بُڈِس وزیرَس حکم زِ سُہ گوژھِن سوداگرَس ستیٚ شہر تہٕ یُس تہِ مکانہٕ اُمِس خوش کرِ سُہ دِین اُمِس۔

تِم پھیرِ دوہَس وارِیاہَس تہٕ وُچھکھ ہر قسمکۍ مکانہٕ مگر یِمو منٛزٕ موٗن نہٕ سوداگرَن اَکھ تہِ امہِ کِنۍ اَسی تِم ووٚن محل خانس کُن پھیرنُک سوچان یوٚت تانٛی تِم گُزریمتِس سوداگرٕ ہِنٛدِس مَکانس نِشہِ واتی۔

”آ۔ یہِ کیٛاہ چھُ اصل مکانہٕ تہٕ بیٚیہ چھُ بازرَس منٛز گوٚس پیٹھ۔ یہِ کوٚہُنٛد چھُ۔“ یہِ ووٚنُس سوداگرَن۔

وزیرَن ووٚنُس ”مےٚ چھُ باسان زِ یہِ مکانہٕ اوس اُکِس سوداگرٕ سُنٛد یُس ووٚنۍ

گُوریامُت چھُ تہٕ اَتہِ پچھےٚ وۄنی تسٕنٛز زنانہٕ روزان یوسہٕ میٲنی ۔کنٛز خوٗشی سان اَتھ کنہٕ یا کرایس دِیُن آسہِ یژھان۔"

اوے تہٕ کوٚر ریمو دروازَس ٹھُک تہٕ دۄ پہٕنکھ اَتہِ گُس چھو۔ جوان سوداگر وژاو تہٕ دۄ پننٛکھ اَژواندر۔

وزیرَن وۄنُس "میوٗن یہِ دوس چھُ یہِ مکانہٕ کرایس پیٹھ رَتُن یژھان۔ توٚہۍ کوتاہ ہیٚو اَمِس (کرایے)۔"

جوان سوداگرَن "رتبس زٕ ساس روپیہِ"۔

یوٚر وۄنُس سوداگرَن "ٹھیک چھُ ۔۔ مےٚ چھُ منظوٗر۔"

وزیرَن اوسنہٕ یوٗت بوٚڈ سودا یوٗت سہل پأٹھۍ سپدان زٕ نہے وُچھمُت سپدان تَمہِ ۔کنٛز ئرنُس گَتھ "نہ نہ، زٕ ساس روپیہِ گَتھ یہِ چھُ متیوٗمُت ۔ بٕہ دِمہٕ نہٕ یژ کرایے اَتھ اَ۔کس ؤری یَس تہِ ۔ رَٹھ ژٕ مکانہٕ تہٕ ژٕ دی زبنہٕ اَمِس اَمہِ گُستاخی خاطرٕ اَکھ دۄمبرِ تہِ ٔبہ وُچھِ پانے یہِ ما کری ژےٚ تنگ۔"

مگر معاملہٕ اَنٛزراونک یہِ طریقہٕ یُد وَے بیٚیہٕ ساعتہٕ سوداگر پانہٕ تہِ ورتاوِہے مگر اَمہِ وِزِ گووُنہٕ اَمِس یہِ خوش۔ ""زٕ ساس روپیہِ۔ سوکوسہٕ گَتھ چھےٚ۔" تٕمۍ سوٗنٛچ "چھُ کیٛاہ یہِ تَتھ بُڈِس خزانس مقابلہٕ یُس یٚیمہِ مکانہٕ ۔کس بٕنٛ ِمس پوٚرس منٛز ژھیٚپر اَوِتھ چھُ۔"

لہٰذا اَسپد یہِ طے۔ سوداگرَن دِیُت اَتی یہِ رقم تہٕ جوان سوداگر تہٕ تسٕنٛز موج وژایہِ اتہِ تہٕ گےٚ کوٚت تانی بدل جایہِ۔

بدلوو ہُمی دۄیم سوداگرَن تیمِس گُزریمتِس سوداگر ہشٕزِ ژۆ رِتھاومٕژ دولژٕ ہُنٛد پے اوس لۆگمُت پَٹُن حلیہ تہٕ دِتُن یہِ باس زِ سُہ اوس بیٚیہ کمہِ تانٛی مُلکہٕ پیٹھٕ آمُت تہٕ اُمِس پانس ستی کینٛہہ لال جواہر تہٕ دۄیم چیز اَمہِ مُلکہٕ کِس بادشاہَس پیش کرنہٕ خاطرٕ اَنِمتی۔

یہِ بوٗزِتھ دِیُت بادشاہَن اُمِس سمکھنُک اجازت تہٕ ییلہِ تُم یہِ چیز دِچھِ سَپُد سوداگرس پیٹھ کأفی خوش تہٕ وۄننس یہِ ژےٚ میوٗن مَدد ضرورت آسی تہٕ گرٕ بٕہ۔ سوداگرَن کۆر اُمِس شکریہ تہٕ وۄننس زِ ہرگامےٚ پانہٕ روزنہٕ خاطرٕ تہٕ سامانہٕ تھاونہٕ خاطرٕ جاے میلہِ سو آسہِ تُہنٛز مہربأنی۔ بادشاہَن وۄنُس زِ ژٕ ہیککھ میأنِس کُنہِ مکانس منٛز روٗزِتھ۔ مگر سوداگرَن وۄنُس یہِ گۆژھہٕ نہٕ مےٚ بلکہِ گۆژھُم شہرس منٛز مکانہٕ تہٕ اَدے وۄنُن بادشاہَس زِ توٚہی ہرگا کأنٛسہِ نفرس یہِ حُکم کری ہۆیُس مےٚ جاے ژارنس متعلق مدد کرِتھ ہیکہِ ہے۔ اَمہِ پَتہٕ کۆر بادشاہَن پَنٕنِس بڈِس وزیرَس حکم زِ سُہ گژھِن سوداگرَس ستی شہر تہٕ یُس تہِ مکانہٕ اُمِس خوش کرِ سُہ دِین اُمِس۔

تِم پھیرِ دۄہَس وارٕیہَس تہٕ وُچھکھ ہر قسمکی مکانہٕ مگر یِمو منٛزٕ مون نہٕ سوداگرَن اَکھ تہِ اَمہِ پَتہٕ آسی تِم وۄن محل خانس کُن پھیرنُک سوچان یوٚت تانٛی تِم گُزریمتِس سوداگر ہشٕدِس مکانس نِشہِ وأتی۔

”آ- یہِ کیاہ چھُ اصل مکانہٕ تہٕ بیٚیہ چھُ بازرس منٛز گۄس پیٹھ- یہِ کوٚہ ہونٛد چھُ-“ یہِ وۄنُس سوداگرَن۔

وزیرَن وۄنُس ”مےٚ چھُ باسان زِ یہِ مکانہٕ اوس اَکِس سوداگرُنٛد یُس دۄزٕ

گُزریامُت چھُ تہٕ اَتہِ چھےٚ وۄنی تِسنٛز زنانہٕ روزان یوسہٕ میأنۍ کنٛز خوٗشی سان اُتھ کِنہٕ یا کرایس دِیُن آسہِ یژھان۔"

اوے تہٕ کوٚر ریٚمو دروازس ٹھک تہٕ دۄ پہٕنکھ اَتہِ گَس چھو۔ جوان سوداگر دژاو تہٕ دۄ پنٛگھ اُژ واندر۔

وزیرَن وۄنُس "میٚون یہِ دوس چھُ یہِ مکانہٕ کرایس پیٚٹھ رٹُن یژھان۔ توٚہۍ کوتاہ ہیٚو اُمِس (کرایے)۔"

جوان سوداگرَن "ربتس زٕ ساس روپیہِ"۔

یورٕ وۄنُس سوداگرَن "ٹھیک چھُ ۔ مےٚ چھُ منظوٗر۔"

وزیرَن اوسہٕ یوٚت بوٚڈ سوداکوٚت سہل پأٹھۍ سپدان زٕہے وُچھمُت سپدان تمہِ کنٛز گرنس گتھ "نہ نہ، زٕ ساس روپیہِ گتھ یہِ چھُ متیوٗمُت۔ بہٕ دِمہٕ تہٕ پیٚژ کرایے اُتھ اُکس وٕری یَس تہِ۔ رٹھ ژٕ مکانہٕ تہٕ ژٕ دی زہنہٕ اُمِس اَمہِ گُستأخی خأطرٕ اَکھ دۄہ مرکہ تہٕ بہٕ وُچھہ پانے یہِ ما کری ژےٚ تنگ۔"

مگر معاملہٕ اُنٛز راوۄنک یہِ طریقہٕ یُد وَے بیٚنہٕ ساعتہٕ سوداگر پانہٕ تہٕ ورتاوِ ہے مگر اَمہِ وزِ گوونہٕ اُمِس یہِ خوش۔ "زٕ ساس روپیہِ۔ سوکوسہٕ گتھ چھےٚ۔" "تمۍ سوٗنچ "چھُ کیاہ یہِ تتھ بڑس خزانس مقابلہٕ یُس یٚیمہِ مکانہٕ کِس بنٛزِمس پورس منٛز ژھیٚپر اُوِتھ چھُ۔"

لہٰذا اسپد یہِ طے۔ سوداگرَن دِیُت اُتی یہِ رقم تہٕ جوان سوداگر تہٕ تِسنٛز موج وژاہِ اتہِ تہٕ گےٚ کوٚت تانی بدل جایہِ۔

پننہِ گوڈنچہِ فرصژ منز کھۄن اۍ سوداگرن تمن وارِیہن جاین پٹھ
ہُنْد ذکر سوٗنہٕ ہِنْدِ کژھہِ کرِ منز دژامتِس فرستس منز اوس مگر تس دژاونہٕ اَتہِ
بیٖیہِ کہنی۔

تمۍ سوٗنچ ''یہِ کیاہ بدقسمتی! یا تہٕ چھُ یہِ فرست گُزرےمتۍ سوداگرن
خاطرِ لیوکھمُت نتہٕ چھےٚ اَمہِ رازٕچ بیٖیہِ کُس تانۍ پےٚ اُلجژ تہٕ مےٚ بردنیے
ودتمُت۔ لعنت یتھ جایہِ۔ تمن تہِ لعنت یمن یتھ ہتۍ کانٛہہ تعلق چھُ، تمن تہٕ
تہٕنْدِس خاندانس منز چھِ۔ اکھےٚ تمن تہِ یم تمن نِش کامہ آسن کران۔ یہٕ گوس
یہٕ گوس تباہ۔'' یی ونان دِژ تمۍ پننہٕ نس دستس تہٕ کھوربانس تھپھ تہٕ پاگلہ ہِنْدۍ
سۄپٕد پٔنن گرٕکُن روانہٕ ییس شہرِ نبر پہن کےٚ دوٗر راوس یہِ زٔن اَسہِ گوڈے
تتھے یہِ ننیاوزِ سوداگر دژاواَتہِ گُزرےمتِس سوداگرسُنْد نیچوٗ تہٕ اۍ ہنز موج آے
لگۍ مکانس منز بسنہِ۔ وارِ وارِ لاج جوان سوداگرن پٔنٕنۍ دولت نٔوکڈٕنۍ یتھ زِکانٛہہ
کانٛہہ شک گژھہِ ہےنہٕ تہٕ کمہِ ہےکالس منز آوسہٕ مُلکہ ہکس اُکس بارستہ
ہنزِ خٔیرٕ گنزراونہٕ تہٕ تتھے پاٹھۍ میوٗلس عزت یتھہٕ کنۍ اکہِ وقتہٕ اۍ ہِنْدس
اوس۔

اکہِ دوہہٕ وۄنُس ماجہِ۔ ''دیہِ سُنْد چھُ شکر زِ ژ بنیوکھ ملکُک اکھ بارستہ
اَمہِ کنۍ چھُنا یہِ لازِم زِ ژےٚ پزۍ وۄنۍ پٔنٕنۍ زنانہٕ انٕنۍ۔''

اۍ دِژُس اورٕ جواب ''اَتھ متعلق چھُنہٕ مےٚ کہنی کتھ بوزٕنۍ۔''

مگر تمۍ ہنزِ ماجہِ اوس اَتھ پیٹھ دوٗل گوٗنڈمُت تہٕ سوگیہِ اۍ سُنْد ہوٗرتہ

وعدٕ ہیتھ لاجن پننہٕ نس نیچوِس مأنٛی راونچ کوشش کرنٕی یتھ زِ تسُنز زنانہٕ پیہِ واپس۔ اکہِ دوہہِ دوٛہی کوٚر تمو أمِس سال تہٕ تیوٚت کوٚرہَس زور زِ تٔمِس روٗدنہٕ گوٛھنَس چارٕ ے۔ تِتھِس گرِ بأژِس یُس ووٗنی سبٹھا نامہٕ وار اوس بنیو مُت تٔمی کٔر پننِ استقبالہٕ خأطرٕ آسہٕ وارٕ یٛہہ تیأریہِ کرنہٕ آمٕژ۔ مکانس اوس شاندار فرش کرنہٕ آمُت، اصلہٕ کھوتہٕ اصل کھیٚنہٕ چیز آسے اَننہٕ۔ مول تہٕ موج أسی ووٚدٕنی ییٚلہِ زَن أمی سٕنٛز زنانہٕ لولہٕ ہٕژ تہٕ اَسوٕنہِ ہوٚنٛجہِ مگر سیوٚد، دأسنہٕ أمِس کُن وُچھتھ ہبکان تہٕ نہ زیادٕ کینٛہہ أمِس خأطرٕ کٔرِتھ ہبکان تِکیٛا زِ سُہ اس وارٕ یٛہس کالس اَتہِ نبرٕ ے۔ سو أس ونان زِ مےٚ اوس باسان زِ بہٕ ہیکَن نہٕ ووٗنی یہِ زانٛہہ دُبارٕ وُچھتھے تہٕ اَمہِ کنٕز أس صرِف ودان۔

راتَس ییٚلہِ یِم بأژٕ أکی سے کمرس منٛز یکجا شوٚنٛگتھ أسی تہٕ پٔژ بتھ لحاظہٕ ژھوپہِ أس نوجوان شہزادَن کٔڈ نِندرِ منٛز سخت ووٚٹھ تہٕ دِژن کربکھ ''اوٚہ، اوٚہ۔ یہِ چھا پوٚز یہِ ہیکیٛاہ پوٚز أسِتھ؟ تہٕ پتہٕ دِتُن واپس بسترس پیٹھ پان دأرِتھ۔ ہنا سنبلیٛاو تہٕ ووٗنُن ''مےٚ وُچھ خاب۔ مگر اوٚہ۔ یُتھ (دوکھہٕ) خاب۔''

قدرتی پٔژھُن زنانہِ زِ کُتھ تٔمی متعلق اوس خاب وُچھمُت۔ تٔمی دِتُس جواب ''مےٚ وُچھ زنتہٕ یتھ گرس منٛز بوٚڈ کھاندر۔ چانہِ بیٚنہِ اوس أکِس سوداگر سٕنٛدِس لڑکس سٕتی کھاندر یُس اکہِ دوٗرٕ ملکہٕ پیٹھٕ آمُت اوس۔ مےٚ باسیوٚ وٕ بہٕ چھس أمِس سوداگر سُنٛد اکھ موٚہینوٗ اتہٕ تٔمِس تہٕ مہرازس سٕتی چھس یور آمُت۔ بہٕ تہٕ بیٚوٚٹھس باقے پٔژھِن سٕتی بتہٕ کھیٚنہِ پتھر۔ ژٕ أسکھ کھیٚن خوردنی بأگراونچہِ کامہِ نظر گُزرتھ اوٚتھ تہٕ یتھہٕ پأٹھی وأژِتھ یہِ کأم نکھہٕ زِ پٔژ بتھ کأنسہِ گرٛھہِ بٔتَس تہٕ سبزِیہِ سٕتی مازتہٕ ژٹیٚنٛی واتنی ماسولہِ مےٚ۔

ئہ باسیوٗ وسےٚ ژٕے یمو سارِو یومنٛز کم پایہ۔ئہ گوس رُسواتہٕ أندری گوم دَم تہٕ پٔژن ہتہٕ تہٕ سبزی تھال ہٮ۪تھ وۄتھس آنگنس منٛز تہٕ بیوٚٹھس ہیٚچھ وٕنن تہٕ اَتہٕ سمیمتین لوٗکن منٛز۔ کینٛہہ کأنی آیکھ ژٕ تہٕ بأ گرووۄتھ کینٛہہ کھین تٔمن ہیٚچھہٕ وٕنن تہٕ تٔمو منٛز أکس آلوٗ کرٕتھ وۄنُتھ تَس پژارنہٕ خأطرٕ یتھ زِ سُہ تٔمس نفرس خأطرٕ مِٹھأے وغأرٕ تُلنس منٛز پکرٕ ہی تیٚمس نِش ژٕ گرٕ ھن أسکھ یژھان۔مےٚ وُچھکھ ژٕ گرٕ منٛز لالٹین ہٮ۪تھ نیران تہٕ اَکھ بۄرت تھال دِتھ اُمس نفرس اتھہٕ تہٕ پتہٕ دٕژا ایکھ۔ئہ دٕژاس ژٕے پتے۔اڈٕ تَس منٛز لوٗگ اُمس نفرس ٹھونکر تہٕ پیوٚس تھال ؤستھ تہٕ یہ کینٛہہ ھا اَتھ منٛز اوس تہٕ آوچھکراونہٕ۔پتہٕ وُچھکھ مےٚ ژٕ واپس گرٕ ھان تہٕ بیا کھ مِٹھایہٕ تھال ہٮ۪تھ واپس یتھ دٕژا ایکھ ژٕ دُبارٕ۔ئہ اوس سو تو ہہ دوٕشوٚنی برابر نظرٕ یوٚت تانی توٚہی أکس سوداگرٕ سٕندِس درواز٘س نِشہٕ وأتو ژٕے روٗٹُتھ اتہٕ مجمعہٕ تہٕ ہیٚچھہٕ ؤنس دۄٚ یتھ نیر۔درواز٘س کوٚر ژٕتھ ٹھک۔ظأہر چھُ زِ سوداگرس اوس سخت شرارتھ تِکیاز ژٕے اوسُتھ واریٚہہ ژرٕ لوگمت تہٕ مےٚ وُچھ سُہ ژٕے دَب ترٕ اوان اَمہٕ دَبہٕ ستٕ وُچھے ژٕے سُہ کرٕ ھہٕ گرٕ پھُٹِتھ کھنٛجہٕ کھنٛجہٕ گرٕ ھان یُس ژٕے میأنٛز مأنی دیُتمت اوسنےٚ۔"

پٔننہٕ خأبک یہ بیان دِوان دِوان یوٚت تانی سُہ ووتمت اوس تتھ وقتس تانٛز اوس اَمہٕ تیٛؤ تاہ ٹٔلی کہٕ تٔمہ کھوتہٕ تہٕ زیادٕ برداشت کوٚر رُمت یہ تَس بٔژ اوس۔تیٚمہٕ خیالہٕ زِ تَس اوس سأری ہےٚ ننٛبر گوٚمُت تہٕ أمی سُنٛد خانہٕ داراوسنہٕ کانٛہہ خاب بیان کران بلکہ تہٕ یہ پوٚز اوس۔یہ اوس تٔمہٕ ہُریمانہٕ یہ سو وبترٕتھ ہیکہٕ ہےٚ۔خوفہٕ ستٕ دیُت اَمہٕ اَتی امی ساعتہٕ امانت۔

ییٚلہٕ خانہٕ دارن پیٹھ وُچھ زِ اُمِس ناچھنہٕ جسبا حرکتھا گٔنہٕ ہُنہٕ کہ چھےٚ رٲتھ گُرٕ تہٕ اُچھ چھِس تیتھہٕ کٔنٛزلتس کُن دَرَس لجِھرٕ زنتہٕ یمہٕ پھٔٹتھ یِہَن نیرِتھ سُہ کھۄژتہٕ سۄچن "یہِ موہِ میانے۔" اُمِس اوسنہٕ افسوس تہٕ کانٛہہ تِکیاز اُمی ہٕنزِ سارِے ماے اُس اُمی ہٕنزِ زنانہٕ ہنٛز بے وفٲیی نُہتھ ہٕمرٕ۔ تَس اوس صرف اَکُے خوف زِ اُمی سُند ہَش ہُمر کیاہ وَنہٕ تہٕ بییہٕ کیاہ وَنَن ساری لۄکھ مےٚ متعلق ییٚلہٕ تِمن اَمہٕ معاملُک پےٚ لگہٕ۔

"مےٚ پزِ یہِ لاش کُن نِنۍ۔" تِمۍ وۄن پانسے سَتۍ۔ اوٕ کٔنٛز بَرٲی یہِ اَکِس بڈِس دُسَس تہٕ تُجن پھیٚکِس پیٹھ تہٕ واتناوٕن تِمِس سوداگرس سُندِ گرٕ تیٚمۍ یہِ ورغلاوِمرٕ اُس۔ یہِ اَتہٕ ہیرِ پیٹھ تھاوِتھ کۄر رُن دروازس ٹھک۔

سوداگرس باسیاو زِ یہِ چھےٚ یہے زنانہٕ یوسہٕ اُمِس نشہِ پولنےٚ چھےٚ تِمۍ کھۄل ژکھہِ سانٛنے درواز تہٕ ہیٚرِن تَس یمہٕ خاطرٕ ہواری گرنی زِ سو کیاز رۄز تیتِس کالس راٲنی ہے نشہِ۔ سُہ اوس یہِ سأئلم یہِ وُچھنے کران تہٕ ونان زِ آیاہ زنانہٕ چھاأتی رَکنہٕ ہٕ۔ مگر ییٚلہٕ نہٕ اوٕر کانٛہہ جوابہٕ میوٗلس تہٕ نہٕ کانٛہہ اندرٕ ے ژاوسہٕ وۄتھ یہِ وُچھنہٕ خاطرٕ تھۄد زِ اَتہٕ کُس چھُ۔ ییٚلہٕ اَتہٕ اُمی لاش وُچھ سُہ گووحأران تہٕ پریشان تَس باسیاو زِ یہِ زنانہٕ موہِ اُتی تِکیاز اُمی کۄر دروازس ٹھک۔ تِمۍ تُج یہِ لاش تہٕ وۄلن اُمِس اَکھ پٔژ تھان تہٕ تھاوٕن یہِ پننہٕ نِس وانس منٛز اَکِس خٲلی الماریِ خانس منٛز۔

یہِ سأئلم وُچھ ہمۍ جوان سوداگرن دارِ نیٚبری کٔرٕ تہٕ دزاو واپس۔

دۄیمہِ دۄہہٕ صُبحنس وۄتھ یہِ وارِ سہٕ ژیری ہِندرِ۔ خبر سُہ ماو وۄتھہٕ ہے نہٕ اَمہٕ وِزِ تہٕ ہرگانہٕ تَس ہیٚہرِ بابہٕ یہِ پرٕژھنہٕ خاطرٕ سوزِہے زِ ژےٚ کیاز کھۄتھ چوتھ نہٕ صُبحس

کیٚنٛہہ۔

تٔمۍ وۄن پننٕ عذر ہیوٗ باوان "بٔہ اوسُس سخت تھوٚکمُت تہٕ پیٹھہٕ آیم نہٕ اَتھ ہنٛدِ عجیبہٕ ورتاوٕ کِنۍ ژریتانۍ ہندرٕ رے۔ سودٕر ایہِ منٛزٕ تہٕ ژٕ ج خبر کوٚت۔"

یہِ بوٗزِتھ وۄن أمۍ ہٕنٛزِ ہشہِ ماجہِ یوسہٕ پننہِ کورِ ہنٛدِس أمِس بیٚیِس سوداگرس سٕتۍ پھوٚل واٹنس واقف أس تہٕ وُچھوے اَمہِ خأطرٕ یہِ زأنِتھ زِ أمِس چھُ خاوندوۄنۍ موٚمُت ہواتہِ دِتمُت اوس تیٚنٛدِ اَمہِ عجیب ورتاو باپَتھ معافی چالہِ۔ "شاید ماچھےٚ سونا ٹھیک تہٕ توے آسہِ دۄیمس کٹھس منٛز شونٛگنہِ گمٕژ۔ ٹھٔہرٕ بٔہ وُچھنےٚ سو۔"

وۄن ییٚلہِ سو وُچھنہِ دٕژ ایہِ تہٕ جوان سوداگرن وۄن پَننہٕ نِس ہیٚہرِ بابس زِ مےٚ نہٕ پَنٕن وان ییٚتھ بٔہ تِم کیٚنٛہہ چیز مٕلۍ ہٮ۪مہ یِمہٕ نہٕ مےٚ پَننہٕ نِس وانس پیٹھ چھِ۔ ہیٚہرِ بابن کوٚرُس آنٛکار تہٕ دٕژ اے تِم امے ساعتہٕ۔

جوان سوداگرن وُچھ سأری چیز مگر تہِ میوٗلُس نہٕ یہِ سُہ ژھانٛڈان اوس۔ اَمہِ پَتہٕ وۄنُس ہیٚہرِ بابن زِ وولہٕ بٔہ نِمِتھ ژٕ بیٚیِس سوداگرسُنٛد گرِیُس مےٚ سبٹھاہ دوست چھُ ممکن چھُ تِمس آسَن تِم چیز ضروٗریم ژٕےٚ ضرورت چھی۔ بیٚیہِ وۄننس "سُہ چھُ دوٗرِ ے پٮ۪ہن وۄن گووتھ چھےٚ ٹھیک تہٕ سوداگر چھُ بڈٕ چالاک تہٕ بااخلاق تہٕ ژٕےٚ پٔزۍ تَس سٕتۍ زان پچھان گرٕنۍ۔" اَمہِ پَتہٕ دٕژ اے تِم أمِس چالاک تہٕ بااخلاق سوداگرسُنٛد گرُن۔

یہِ شخص اوس پوٚتو لاکن سُے تیٚمۍ گُزریمتس سوداگر ہنٛدِس نیٚچوی ہٕنٛز زنانہٕ ورغلاۓ ومٕژ أس۔ پرمیشورن کوٚر أمِس بدخصلت شخصہٕ ہٕنٛزِ بربأدی خأطرٕ یہِ عجیب

اتفاق۔ یہِندِس اور واتنس پیٹھ کوٚ ریٚمَن اَمۍ سوداگرن سو دِلہٕ استقبال تہٕ خوشی خوشی سان ہاٚوِن یمَن پنٕنۍ زیادٕ تر چیز تہٕ خزانہٕ مگر کینٛہہ پٔٹ تھان، پشمینہٕ پَچہ، رٔشم تہٕ بییہٕ کینٛہہ سامانہٕ اوس اَنٛدرِمس لوکٹس کُٹھس منٛز یتھ کُن جوان سوداگرس نظر ہش پییہٕ تہٕ یوٚ ژھُن زِٕبہ وچھہا اَتہٕ تہٕ۔

''ہایم چھنہٕ خاص کینٛہہ تِی یہ ژنے گوڈٕے وُچھتھ تہٕ وۄن گتھ گتھ چھِ یم وُچھِنی'' سوداگرن دِژ اَمِس نہون گلے۔

تہٕ کٔرِتھ تہٕ تجسس نہٕ گژھ رِیمتِس سوداگر ہٕندۍ نیٚچوِ تھِھ تہٕ اکھتے دزاو یانے اور کُن امہٕ کنۍ زون سوداگرن زِسہ تہٕ ہیکہِ نہٕ شاید یم چیز وُچھنہٕ نشہٕ اَمِس ڈاٚلتھ تہٕ اکھتے ہیکہِ سُہ کُنہِ وُنہِ پاٚھۍ تمہٕ پٔٹ تھانہٕ نشہٕ اَمۍ سُند توجہ ڈاٚلتھ یتھ منٛز لاش ژھیپر اَوِتھ اَس ہر گاہ سُہ یم چیز نبر کڈِتھ ہاوِبس۔ مگر افسوس باقے ساری تھان اَتی تراٚوِتھ پھیر اَمۍ سُے یوٚ ڈٕپٔٹ تھان تہٕ یتھ کنۍ گیہ لاش ننٛہ۔

سوچ تویمن تہٕ شوِنۍ زنٛبن کیاہ حالت آسہٕ سپز ہش۔ زنانہٕ ہُنٛد مول گوو یوٚت خوفزدٕ زِسہ پوٚغش ییتھ اَتی۔ تُنٛد دوس سوداگرتس ژلیہِ یہ وُچھتھ ترٛہ نٔتھ زِ کر دِتی نُمتھ لبہٕ سٕتی اتھہٕ تہٕ جوان سوداگر رۄ داتھ جایہِ بظاہر سخت دوکھہٕ ہوٚت اورِ یور کران تہٕ ونان ''مےٚ موِ یہ زنانہٕ ہتامیٚأنۍ زنانہٕ ہاموِ یہ'' تہٕ تھانہٕ دارس آلوکران زِژکر تحقیقات تہٕ قاتلس دِسزا۔

''یارا، ژھوپہ کر، کرژھوپہٕ۔'' پنٕنہٕ امہٕ کربکہٕ ریکہ کھالناوکھ ژمےٚ اَمِس زنانہٕ ہُنٛد خوٚن اٹہٕ بارِ'' وۄنُس سوداگرن۔

''مہ کرمے ستی ژ کہنی۔ بہٕ سمجھاوَن سائلم کینٛہہ پولیس۔'' سوداگر سُنٛد اتھ یُس تمۍ سبٔٹھا نرمی سان اُکۍ ہنٛدس پھکِس پٹھ اوس تھوومُت بون والان وۄنُس جوان سوداگرَن۔

''میانہٕ یارا۔ ژ سونچ۔ ژے کیاہ فائدٕ چھی ہرگا کانٛہہ مرِ۔ دیوتاہن چھےٚ پنٕنۍ زِمےٚ چھُنہٕ کانٛہہ تہٕ راہ۔''

''بہٕ چھسے ونان۔ مےٚ ترٛاویلہٕ۔ مےٚ گژھہِ انصاف''۔ کرِکھ دِتھ وۄنُس جوان سوداگرَن۔ ''ژےٚ میلی پننہِ اَمہِ ظالم حرکژ ہُنٛد سزا۔''

''یارا'' سوداگرن وۄنُس ''بہٕ چھسے ژےٚ منت منگان ژ روز اَتھ کتھہِ باز۔ یہِ کینژھا ژ ونکھ تہٕ دِمےٚ مگر صرف مےٚ ترٛاو تہٕ یہِ کتھ نبر۔ ہرگا یہِ کتھ نبر دژلہٕ تہٕ یہِ یہِ کتھ زِلاش سپز میانہٕ گرِ برآمد تہٕ یہِ اُس پٔٹ تھانس وٕلتھ یتےٚ ثبوت چھُ مےٚ خلاف کافی۔ میٲنۍ سائلم دولت، میٖون مال، میٲنۍ سارۍ چیز گٔے ژےٚ مگر میٖون عیال تہٕ میٖون ناو بچاو تہٕ۔''

یتٕس کالس اوس زنانہٕ ہُنٛد مول تہٕ حبسہٕ آمت تہٕ تَس ستۍ ییلہٕ کتھ سپز تہٕ مون زِنہٕ سوچہٕ یِی تسنز کۆراُس دیوتاہَن ہنزٕ مرضیہ۔ کنۍ مۆ مرتہٕ تمۍ کہ ہنٛدس دوست یعنی سوداگرس اوس نہٕ اَتھ مژ کانٛہہ راہ تہٕ اَمہِ سوچہٕ خاطرِ رٹہٕ نہٕ دوستہٕ ہنٛز روپیہ تہٕ مال رشوت رٕنگی۔

اَمہِ پتہٕ پھیری سوداگر تہٕ تسُنٛد زامتُر واپس۔ واپس پکان وۄن زامترِ ہیہرس زِمےٚ دِگرِ گژھنگ اجازت تہٕ کۆرنس اَتی پیٹھہٕ رخصت۔

اُمی سنز موج گیہِ اُمی ہِنٛدِس یوٚت جلد واپس ییٚنس پتھ حاران سُتہٕ ییلہِ یہِ زنانہِ ورأے وُچھن۔ تٔمی وۄن ماجہِ مےٚ چھُ اِرادٕ زِ بہٕ اَنن سو پتےٚ یِہن۔ تہٕ گرتھ تہٕ ہیٚو کنہٕ تٔمی زیادٕ کالس یہِ بِرتھاوِتھ تکیاوٕ زِ تٔمی ہِنٛدی یار دوس تہٕ حق ہمسایہِ اُسی اُمس برابر پۄژھان روزان زِ تٔمی ہِنٛدِس ژیری ییٚنس کیاہ وجہ چھُ اَمہِ کِنہ وۄن تٔمی یمن اورٕک یوٚرک بہانہٕ گرِتھ تٔمی ہِنٛدِس ہنگہ منگہ مرنس متعلق۔ اَمہِ پتہٕ آوٚتس زور کرنہٕ زِ سُہ گرِن نوٚو کھاندر مگر سُہ اوسنہٕ مانان تہٕ ونان اوس زِ مےٚ چھےٚ زنانن پیٹھ پژھے راۄمژ۔

تَمو وۄنہس "مگر سارے زنانہٕ چھنہٕ ہشے۔ کینٛہہ چھےٚ رژ تہٕ کینٛہہ خراب۔ کینٛہہ چھےٚ زنتہٕ چھجل بوٚنہِ ییمہِ کِس شہلس تل انسان لرتھ اُدِتھ آرام تہٕ سکوٗن چھُ پراوان تہٕ کینٛہہ چھےٚ ییٚے بَرِ پیٹھہٕ چہٕ ہوٚنہِ ییمہِ لٔنڈ رنبرِ نیرن وِزِ اِنسانس زنگہِ چھےٚ ژۄپ دِوان روزان۔"

تِمس رۄدی یار دوس زور کران تہٕ چھیکرس وۄن تٔمی۔

"اِدسا۔ شاید، گرٛہہِ میانہِ خاطرٕ کھاندر کرنُے جان مگر مےٚ گوٚژھہِ پننہٕ مرضیہِ پیٹھ کھاندر کرنٕک اجازت دِنہٕ یِن۔ یوسہٕ زنانہٕ پننہٕ شکلہِ، عادتو تہٕ اخلاقو کِنہِ مےٚ خوش کرِتسی ہتی کرٕ بہٕ کھاندر ییٚہِ نہٕ کانٛسہِ ہتی۔"

کینٛژہٕ دۄہی ہیٚژ تٔمی زنانہٕ ژھانڈٕنی۔ سُہ گوٚو تِتھ شہرس ییٚتہٕ سُہ سوداگر روزان اوس تہٕ تییمس نِش سُہ کینٛژن وٕری یَن مُلازِم اوس تہٕ ییمی ہِنٛدی نیٚچوی تٔمی ہِنزِ سأج ہتی کھاندر اوس کوٚر رمُت۔ یہِ وۄت سوداگر سُنٛد گرٕ تہٕ ییٚلہِ تٔمی یہِ وُچھ زِ سُہ چھُ خوشحالے تٔمی دِیُت ییٚہِ اُمس نوکری خاطرٕ درخواست تہٕ ژھجس واژ ہِنزِ نوکری۔

أمِس سوداگرس اُس اَکھ سۭٹھا دانا، مأرۍ منٛز تہٕ پاک باز کوٗر۔ تٔمۍ ہنٛز دلنأیی، خوٗبصورتی تہٕ رٕژرأسۍ مُلکس پھٕرِ نی۔ یہِ ثابت کرنہٕ خاطرٕ زِ سو چھاتہٕ جان یہٕ سوآسنۍ گرٕ ھہِ اَمی مقصداوس سُہ دُبارٕ اَمی ہٕنٛدِس مأژس نِشہِ نوکری کرنہِ گوٚمُت۔

اکہِ دوہہٕ بأوسوداگرن یہِ خاہش زِ سُہ گرٕھہِ ہے اَکِس مأژس یُس اَمۍ ہٕنٛد گرِ نِشہِ واریہہ دوٗرلگن وول اوس۔ سُہ اوس پننۍ زنانہٕ تہٕ باقے عیال تہٕ ستۍ نِین یژھان مگر یہِ اوسُس نہٕ سمجھ یوان زِ یہِ کتھہٕ کنۍ ہیکہِ سُہ کرِتھ۔ لہٰذا یژھ تٔمۍ زنانہٕ مشورٕ تہٕ تمہِ وونُس زِ أسۍ تھاوون یہِ خوبصورت تہٕ رٕژ کوٗرگری تہٕ سوتھاوِ گرِس تہٕ باقے چیزن نظرگزرتہٕ بیٚیہِ پزِ نہٕ تَس وونی لوٗکہِ جَسرِس منٛز گرٕھُن تِکیازِ سو چھےٚ بالغ تہٕ کھاندرس چھےٚ وأژمٕژ۔ سو روزِ بجہِ دایہِ ستۍ تہٕ وازِ تہِ چھُس یٚیتۍ۔ داے نِیس پانٔے پَنہٕ نِس کٹھس منٛز کھین چن۔

لہٰذا گٔے تمہِ سأری مأژس ماسوایہِ یہِ رٕژ تہٕ مأرۍ منٛز کوٗر، داے تہٕ وازٕ۔ وازِس اوس وَننہٕ آمُت زِ سُہ تھاوِ گرٕک خیال تہٕ بیٚیہِ روزِ کورِ ہٕنٛدِس کھنبس جنبس حسبہٕ۔ کُنہِ تہِ صورتَس منٛز اَژِنہٕ تٔمۍ ہٕنٛدِس کُٹھس منٛز تہٕ تھووہس خوف زِ ہرگاہ تہِ کوٗرتھ تِیلہِ چھی جرمانہٕ تہِ بُرُن تہٕ بیٚیہِ پکھ کِڈتھ ژھننہٕ۔

یٚیمہِ دوہہٕ سوداگر تہٕ تٔمۍ سُند عیال دژاو تمہِ دوہہٕ صُبحأے دژاو اتفاقن یہنٛد گرِ کنۍ مُلکہٕ کِس بڈِس وزیرِ سُند نیچو تہٕ اَتہِ وُچھن یہِ خوٗبصورت کوٗر دروازِس پیٹھ وودنہٕ۔ أمۍ سُند حُسن وُچھتھ آوتَس غش۔ یام سُہ پَنہٕ نین جنبن منٛز آو سُہ ژاوتی درواز کِنۍ مکانس اندر یٚیتہٕ تٔمۍ یہِ کوٗر وُچھمٕژ اُس اتہِ سمکھیاو وازِس تہٕ وونُس ژٕ کرنہٕ

کوٗشش تہٕ یہِ سمکھاوتَن مےٚ ئبہ گَرِ ہاأمس ءتیٚ گتھ تہٕ وعدٕ کورنس زِہر گاڑ اَتھ منٛز کامیاب سپدَکھ ئبہ دِمے واریَہہ بوٚڈ انعامہٕ۔

''جناب، یہِ گوو سورُے فضوٗل'' واژَن دِتُس جواب ''مےٚ چھ ماٗلکن مُکمل پاٗٹھی اٗمس کُٹھس منٛز کھین چن واتناوُنس ٹھاک کوٚرمُت۔''

''مگر ئبہ چھسے ژےٚ التجا کران زِ ژٕ کر کوٗشش تہٕ میانہِ خاطرٕ کرتہٕ یہِ'' وزیر ہٕندی لڑکَن کوٚرُس زور۔

''ئبہ ہیکہٕ نہٕ کٔرِتھ'' واژَن ووٗنُس۔ ''صرف چھےٚ دا ے اٗمی ہٕندِس کمرس منٛز اژان گژھ وَن تٔمی ہے''

''کرتَس ئٔلی ئٔلی آلو'' وزیرٕ ہٕندی لڑکن ووٗنُس صرف گژھن یہ مُلاقات طےٚ توہہِ دوشوٗنی دالہِ نہٕ تہٕ ژےٚ تہٕ دِمہٕ ئبہ بڈٕی انعامہٕ۔''

کینژٕ ومنٛتو پتہٕ آیہِ دا ے ییٚمہِ واریَہہ بوٚڈ رقمارٕ وٗٹ تہٕ فل فور واتنووٗن وزیر سُند نیٚچو پَنہٕ نہٕ اٗمس لوکچہِ ماٗلکِنہٕ ہٕندِس کمرس منٛز۔ اور اَتھ نہٕ وزیرٕ ژھٕس سوداگر کورِ زٕ کُس چھکھ تہٕ کتِہ پیٹھہٕ آکھ۔ زِ سیٹھا ضروٗری سوال یمَن جواب زانہٕ پتےٚ سو وَنہٕ ہے ئبہ، کتھہٕ پاٗٹھی ییٚمہٕ اٗمس پیش۔ تٔمی دِتُس جواب ''چون یہِ ماٗرٕ موٚنٛد موکھوٗ چھتھ آس ئبہ ژےٚ ءتیٚ ملاقات کرنہٕ ئبہ چھس وزیرٕ سُند نیٚچو۔''

''اِد آس تہٕ'' تمہِ ووٗنُس ''مگر اَمہِ برٛونہہ زِ ئبہ کرٕ ژےٚ ءتیٚ دوٗیم کتھ ژےٚ پیٚی مےٚ اَکھ لُچھ روپیہ دِیُن۔''

وزیرٕ ہٕندی نیٚچوی تژ ووٗلی ئٔلی چندس اتھہٕ تہٕ اَتھ متعلق پرولنہٕ کڈِتھ تھووٗن

یہِ أمِس بڑ وٚنہہ گنہِ۔ پَتہٕ وۄنُس تمہِ ''ژٕبے ہأوتھ بہادری۔ مگر ژٕ نے چھیا پتاز یہِ گَتھِ باتھِ خأطرٕ کوتاہ خطرٕ ہیوٚتُھتھ ژٕنے ہرگا ژٕنے مول بوزی سُہ گژھی ژٕنے ناراض تہٕ ہرگا میأنی مألی چون یورِیُن بۄزُسہ گرِ نہٕ مےٚ زانہہ تہِ معاف۔'' تہٕ پَتہٕ دلیہِ گَن پھیرِتھ یوسہٕ ژلِتھٕ کوٚٹھ گرِتھ دروازَس نِشہِ أس ہٕتھ۔ تُمس کوٚرُن حُکم زِ ژٕ گژھ تہٕ کینژ ھا اَن چَنہٕ خأطرٕ۔ ییٚلہِ یہِ اَنہٕ آو تہٕ تمہِ پھری زٕ پیٚالہٕ اَکھ پانس خأطرٕ تہٕ بیاکھ وزیرزادَس خأطرٕ مگر تمہِ ترٕ ووٚ بٕڑ چالاکی سان تَتھ پیالس منٛز بیہوٚشی ہُنٛد دوایُس تہٕ پُھٹھس بڑ وٚنہہ گنہِ تھوو۔ اَمِچ لُج نہٕ تَس پتہٕ تہٕ تُمۍ تُل پیالہٕ تہٕ نیوٚن گرودٕ گرودٕ کران چَتھ یہِ اَتھ منٛز اوس۔ اَمہِ پَتہٕ گرِ یِمو گژھتانی کتھَے۔ دواوس بَڈٕ تیز تہٕ ستی کوٚرُن پننٕ اثر۔ أکِس یادٕ وٚن منٛنے منٛز اوس وزیرلاگ رہیوٚ پیوٚمُت۔ ییٚلہِ تمہِ یہِ دُچھ تہٕ سواگرو وۄن دایہِ زِیہِ نَن تہٕ ترٕ اوٚن گری گانَس منٛز۔ مگر دلیہِ ہیوٚگے نہٕ سُہ گنے زنہٕ تہٕ پزٕن وازَس وُنُن مدد گرنہٕ خأطرٕ۔

ییٚلہِ وزیرزادَس ہوش آو سُہ گووِ گُری گانس منٛز پان وُچھتھ حأران بیٚنہ تَس أندی پکھٕ گری یأتی أسی۔

''او۔ اَمہِ زنانہِ تأرمےٚ'' تُمۍ وۄن پانسے ستی سُہ وۄتھ تھوٚد تہٕ دڑ اوتہٕ نیر سُہ گوونہٕ توتہِ بدل تہٕ دوٚیمہِ دوہہٕ گوو سُہ بیٚنہِ تہٕ وۄنُن دایہِ مےٚ کرناویا کھ ملاقات تہٕ بیٚنہِ دِیتُنس رقما ڈألی۔ سوداگرزادِسۍ زٕشیٚچھ زِ وزیرزادٕ ترٕ أدی نیوٚن نہٕ اندر یوٚت تانی نہٕ سُہ بیا کھ لچھ روپیہِ دِیہِ۔ تُمۍ دِژ روپیہِ تہٕ آو اندر ترٕ اونہٕ۔ تَس دُچھتھ دیُت سوداگرزادِ حُکم زِ کینژ ھا أنو کھینہٕ خأطرٕ۔ أکِس پلیٹس رلو وتمہِ اَکھ طاقتور دوا

یہو ہے پلیٹ تھوو تمہِ پژھس کُن تہٕ تَس گووڈ کہنہِ تہٕ شک تہٕ کھیٚون یہٕ تہٕ اُتھٕ ستی گھرٕ تَس ژِنڈ رتہٕ پیو اَتِی تھِے ۔ پَتہٕ آو دلیہ تہٕ وازِس آلو کرنہٕ تہٕ تموٚ نیٚو سُہ دۄیمہِ ہِبرِ گُری گانس منزٕ تہٕ تژ وۄ کھسُہ تتہٕ گُرین ستی گژھنس پتھ۔

ییٚلہِ وزیر زادس دۄہ ہٕک اتھٕ موکلیاو تہٕ زوٚن زِ اَز تہٕ تارمےٚ سوداگر زادِ سُہ سپُد سبٹھا شرمنِد تہٕ شرارت تہٕ کھوٚتُس ۔ تہٕ گُرتھ ترٛاوُنہٕ کُر ہمت بلکہِ رۄٚداور گوھنہٕ خاطرٕ اَگَس ملکہ لاگتھ یتھ سُہ اُمس بیٚیہ وُچھِ ہے تہٕ بیٚیہ روزِ ہے وارٕ حبہٕ زِ سُہ کیاہ چھُ کھوان یا چھوان۔

بیٚیہ دۄہہ گو سُہ بیٚیہ اور تہٕ پرأنی پأٹھی آس لچھ روپیہ منگنہٕ ییُس تُمی دِتی دِیت تہٕ جلدٕ ے تژ وۄ کھسُہ اندر تہٕ ۔ تتھٕ پأٹھی سو گوڈٕ تہٕ کران اُس تتھے کُنہِ کرِن تمِس کینٛہہ سوال تہٕ اَمہِ پَتہٕ وۄٚنُن کینژٕ ھأنو کھینہٕ خاطرٕ ۔

تُمی وۄنُس ”نہ نہ ۔ مَہ کَراز اپانس ۔ اَز چھُنہٕ مےٚ بلکل بوچھِ ۔ بہٕ چھُس نہٕ اَز ٹھیک ۔ وۄٚں گووےٚ سوٚنچ زِ تژٕ ما مانکھ نہٕ تہٕ بہٕ گوھٕ کینٛہہ ضروری کھیٚون توٚ ے چھُ مےٚ پرہیز وول کھین پانس ستی اوٚ نمت ییُس مے حکیمن وۄ نمت چھُ ۔“

”مگر یہِ کوٚ رُتھ ژےٚ سخت غلط“ تمہِ وۄنُس ”یہٕ کُرٕ ھ عجیب کتھا چھے ۔ پوٚ ژھ اَنہِ پانس کیٛتھ کھین ستی ۔“

”مےٚ دِمعافی“، تُمی وۄنُس ”تہٕ ہرگا ژےٚ کینٛہہ کھیٚون آسی تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ پَنہٕ نِس نوکرس زِ تتھی کرِ گرم یہِ مےٚ ستی چھُ اوٚ نمت ۔“

”اچھا، دایِی“ تمہِ وۄن ”مان اُمی سُندے“

داے دژ ایہِ تہٕ پنٕنہِ ماٗلکنہِ ہُنٛد اِشارٕ رٕٹتھ تژ وۄن تتھ پلیٹس منٛز دوایس
تمہِ وزیرٕ سٕندِس نوکرس وُشناونہٕ خاطرٕ پلنو و۔

کھمن سٔپُد تیار۔ وزیرزادٕ سٕندی وازن اوٚن پننٕہ نس ماٗلکہٕ سُند تھال تہٕ دلیہٕ
اوٚن سوداگر کورِ ہُنٛد۔ییٚمہِ گتھِ ہنٛز پڑھ آسنہٕ کِنہ زِ ازہیکہِ نہٕ کانٛہہ چیز غلط گوٚمتھ
توے کھوٚ وزیرزادن ٹھیک پاٚٹھی۔ تس پییہِ بییہِ رنٛدٕ رتہٕ تژ ییٚمہِ پھرِ آے وۄنی وازٕ نہٕ
داے بلاونہٕ یتھ تم تمِس گری گانس منٛز واتناوَن۔

گانٛٹہِ کھنٛڈی آوسہ پننٕہ نن جامن منٛز تہٕ ییٚلہِ تس فِکرِ تور زِ تس تارٕ کھازہ تہٕ تژ
کڈی کریمانہٕ ئُہ کیتھ بے وقوف اوسُس۔ مے راوِ ری اُمِس زنانہِ پیٚٹھ ترٕ نے لچھ
روپیہٕ۔ وۄنی گرٕ نہٕ ئہ کانٛہہ بیقلاٗ زی ییٚمہِ یور۔'' یہِ ونان وۄتھ سہ تھوٚ دتہٕ گوو گرٕ نہٕ
اَمہِ پتہٕ گوونہٕ اور کُن زانٛہہ تہِ۔

ییٚلہِ وازن اُمِس کورِ ہنٛز نیک سیرتی تہٕ دلنٲیی وُچھ سہ گوو تس شیدا۔'' نے
چھےٚ واریہہ کورِ وُچھمٕژ'' تمی وۄن پانٕسے ستی ''دسبٹھا نیک سیرت داناتہٕ خوبصورت کور
مگر یژھ پاکباز، داناتہٕ ماٗری منٛز وُچھم نہٕ کانٛہہ۔ ئہ ہرگا کھاندر کرٕ تہٕ اَمی ہے ستی۔

اَمہِ پتہٕ کیٚہِ کاٗلی آو سوداگر تہٕ تمی سُند عیال واپس تہٕ وازن وۄنُکھ ''نے دلہٕ
تنخواہ تہٕ ئہ نیرٕ تکیا زِ ئہ گرٕ ھا گرٕ تہٕ وُچھہن موج۔''

سوداگرن مۄنس ییٚدٕ ۋے سہ یتھس جان نوکرس تژ اوٚن اوس نہٕ یژھان۔
یتھہٕ پاٚٹھی دژ اوواز اَتہِ۔

یام یہِ سوداگرزادٕ گرٕ وۄت اَتہِ سمے تیٚسندی واریہہ یار دوست تہٕ رِشتہٕ دار۔

تَس یہِ پڑھنہٕ تہٕ تَسُند جواب بوزنہٕ خأطرٕ زِ تَس گووڈنی یژ کال آشنہٕ ژھانڈنہٕ خأطرٕ گرِ درٛامتِس تہٕ آیاسہٕ اوسا کانہہ لَبَس منٛز کامیاب سپُد مُت تہٕ زانہٕ موکھہٕ أسی تِم بے تاب۔

تِمی وُنکھ زِ آیہٕ سپُدُس اَتھ منٛز کامیاب تہٕ سوچھے تِمس سوداگرس کوٗر نِشہٕ واز سنٛز خُشخبری کأم اوسُس کران تہٕ یَس فلأنی شہرس منٛز چھُ بسان۔ تِمو ییلہِ یہ بوٗز تِم گے سأری شاد تہٕ سو دلہٕ کوٗر ہَس مبارک تہٕ وُنہَس وۄن کرتہٕ جلدٕ کھاندرُک تلاش۔ ڈٲلی ڈٲلی آو سوداگرس نِشہِ کورِ مانگیہ خأطرٕ منٛزم یورا سوزنہٕ۔ پزِ بتھ کانہہ چیز سپُد اطمنانہٕ سان۔ کینہہ کالی سپُد کھاندر۔ اَمہِ کھوتہٕ بوٗڈ کھاندر اہیکہِ ہے نہٕ اَتہٕ سپدتھ تِکیازِ دوشوٕے گروتھأ ونہٕ خرچنس کانہہ پَرگی۔ اَمہِ کھوتہٕ جان رِشتہٕ تہٕ اوسنہٕ ممکن تِکیازِ دوشوَے ڈرٕ أسی امیر بیٚیہِ جوان تہٕ خوٗبصورت۔ پزِ بتھ کأنسہٕ ہنٛز نٮ۪وٕ پیٹھ آسہٕ یہنٛزِ دولتہٕ تہٕ مہرنی تہٕ مہرازٕ سُندِ جوان تہٕ خوٗبصورت آسنچ گتھہٕ۔ کھاندرکہ دوہہ تہٕ اَمہِ پتہٕ واریہَن دوہَن اوس اَتھ شہرس منٛز شأدیانہٕ۔

ییٚلہِ وۄن نوش وأرِوانہٕ آیہِ تہٕ تِم یانہٕ وأنی أسی۔ سو پیٹھ تَس برٛونہہ گنہِ تہٕ لاجنس سام ہیٚنٛز یِتھ زِ یہِ تژھس فِکرِ زِ آیایہٕ چھاتیوٗت تُرُک تہٕ گاٹُل یوٗت اَمہِ بوٗزمُت تہٕ توقع کوٗر رٕمُت اوس۔

مگر تِمی وُنس دِیہٕ چھس نہٕ وزیر زادٕ زِ ژٕ کیٛاہ تارکھ مے یانہم لچھہِ بوٗد روپیہ۔"

سو سپُز یمہ گتھہٕ بوٗزِتھ حأران تہٕ گنٛوس شک زِ یہِ چھُ سُے یُس تہٕندِس

مائِلس ژِنشہِ واژ اوس تہٕ توٚے چھس سأری راز پَتہٕ۔

تَس گوو نہٕ یہِ خوش توے وُژھ تہٕ شوٚنج بیٚیس پلنگس پٹھ۔ تتھہٕ کِنہٕ گُزرے کینٛہہ دوہ تمہ اُسی پانہٕ وأنی کم گتھہٕ کران تہٕ الگ الگ بسترن منٛز شونگان۔

یوٚ تانی مہرٕنی واپس مالِنین ژنہٕ آیہِ۔ سو آیہِ کینژن وُرِیَن اُتی تژاونہٕ تکیاِ زِ تہٕندی خانہٕ دار سوداگرزادن سوٗ زنہٕ تَس زانٛہہ ناد۔

''اچھا۔ سُہ چھا یتھ'' اُتی تژاونہٕ آمژِ زنانہِ ییلہِ یہِ سوٚنچ زِ تَسٕنٛد خانہٕ دار چھنہٕ تَس مالکہ دِرتہٕ وژَن زِ ''بُے اُمس یوٕرِ تہٕ فِکرِ تار''

تمہِ ہیوٚت اَکھ سبٹھاہ نفیس، لوٚہر تہٕ خوٗبصورت گر بیٚیہٕ قمتی کپر ژلتھ تہٕ سبٹھاہ مولہٕ لبوٗ لالوٕ سٕتی جُرتھ زیہن سازتہٕ لاکم مُلی تہٕ اَمہِ پَتہٕ موٚنگن مائِلس اُکِس نزدیکی سفرس گوھنگ اجازت۔ ییلہِ تَس اجازت میوٗل۔ تمی پور پانس اُکِس سوداگرزادٕ سُنٛد رٕجت تہٕ مختلف قسمن ہنٛدی باپأری سامانہٕ ہیتھ دژاہِ گُرِس پٹھ سوار سپدِتھ اُکِس لوکٹس کاروانس بژ وٕنہہ بژ وٕنہہ۔ تتھہٕ کٕنی وأژ سو وارِیہن مُلکن تہٕ کینٛژ کالی وأژ سو چھیکرِس پٹھ تتھ مُلکس ییٚتہٕ تَسٕنٛد خانہٕ دار بسان اوس۔ اَمہ گتھہِ ہُنٛد پور یقین سَپدِتھ گیہ سو بادشاہَس ژنش تہٕ گُرِن تمس کینٛہہ جوٗاہرتہٕ باقی موٕلی چیز پیش تہٕ وٕننس زِ یہٕ چھس اَکھ سوداگرزادٕ تہٕ اُمی ہٕنٛدی موٕلی نذرانہٕ پیش کرنہٕ یٚنس پٹھ سُہ سبٹھا خوش تہٕ دِتُن حکم زِ یتیس کالس یہِ ییٚتہٕ چھُ تتیس کالس گوھہِ اُمی ہٕنٛدِ خاطرٕ اَکھ خاص گُرِ مے نکھے متعین یُن کرنہٕ۔

تمی ہٕنٛز خوبصورتیہ، رِتہٕ اطوار وتہٕ دانا مشاورت کٕنی گیہِ یہِ سوداگرزادٕ رٕجت

واٮ۪تھ وارِیہٕ مقبوٗل۔ سوٗ اُس خاص دعوت دِنہٕ پتہٕ کٔنہِ کالہٕ پٔتہٕ دربارس منٛز واتان تہٕ گاہ بگاہ اُس راجس ستی تمہٕ وِزِ نیران ییلہِ سُہ گرِس پٔتھ نیران اوس۔ اکہِ دوہہٕ وۄن تٔس بادشاہَن زٕ ژ کٔنن یہِ پٔنُن گرمےٚ۔

تمہِ وۄنُس ''عالی جاہ، توٚہۍ ہیکیوٗن یہِ نتھ ہرگا توٚہۍ مےٚ ژور لچھ روپیہِ دِیو''۔

''ژور لچھ!'' بادشاہَن وۄنُس ''کینٛہہ چھنہٕ پرواے مےٚ چھنہٕ گرتیٛوٗت ضرورت زِ بہٕ دِمے ژےٚ یوٗت قیمت۔''

اَمہِ سوداگرزادٕ رٕنتچہٕ لوگ پننہٕ نٔس خانہٕ دارَس ستی تہٕ یارلنہٕ یَس نہٕ اُکۍ سٔدِ اَصلُک رٕژ ھاتہٕ ظوٗن گو وحالانکہِ یہِ اُس اُکۍ متواتر دربارس منٛز تہِ وُچھموٗ تہٕ اُکۍ سنٛزٕ گٔتھہٕ تہِ بوزمٕژ۔ تَس گو یہِ یار سخت ٹوٗٹھ تہٕ ییلہِ اَمہِ سوداگرزادٕ رٕنتچہٕ تَس پٔنُن واپس گوھنگ ارادٕ بوو یہِ سَپدٕ سبٹھاہ مغموٗم۔

''مےٚ چھُ پانَس ژےٚ ترٛٲوِتھ گوھنگ پھیران'' سوداگرزادٕ رٕنتچہٕ وۄنُس ''وۄن گرونہٕ اُسۍ اَکھ اُکۍ سٔدِس غمس برٕژر۔ وَنتم یہِ زِ بہٕ کیاہ ہیکے ژےٚ پننہِ یارلنہٕ باپتھ نذرلنہٕ دِتھ۔''

گورِیمتِس سوداگر سٔدی نیچوٗی وۄنُس ''یمہِ گوڑنکے دوہہٕ ژٕ مےٚ وُچھکھ چانٛژٕ اُکی چیزَن نوٗ مےٚ تنے پیٹھہٕ دِل۔ تہٕ سُہ چھُ چون یہِ خوبصورت گر''۔

اورٕ وۄنُس سوداگرزادٕ رٕنتچہٕ ''مےٚ دِمعافی۔ بہٕ ہیکن نہٕ یہِ ژور لچھ روپیو کھوتہٕ کم قیمتہٕ ترٛٲوِتھ۔ ہرگاہ ژٕ یہِ رقم دِکھ تہٕ ژٕ ہیکہٕ ہَن یہِ گرنتھ۔''

مألِس نِشہِ واژ اوس تہٕ توٗ ے چھس سأری راز پَتہٕ۔

تَس گووُ نہٕ یہِ خوش توٗ ے وُژھ تہٕ شوٗنج بیٖس پلنگس پٮ۪ٹھ۔ تتھہٕ کٔنۍ گُزرے کینژہہ دوہ تہٕ اُسی پانہٕ وأنۍ کم کتھہٕ کران تہٕ الگ الگ بسترَن منٛز شونگان۔

یوٗ تانۍ مہرِنۍ واپس مالِنۍ نِنہٕ آیہِ۔ سو آیہِ کینژَن وٕریَن اُتی ترٛاونہٕ تکیازِ تہٕندۍ خانہٕ دار سوداگرزادَن سوٗزنہٕ تَس زانہہ ناد۔

''اچھا۔ سُہ چھا یُتھ'' اُتی ترٛاونہٕ آمٕژ زنانہِ ییلہِ یہِ سوٗنچ زِ تَسُند خانہٕ دار چھُنہٕ تَس مالِدَرتہٕ وۄنَن زِ ''بےٚ اُمِس یورِ تہٕ فِکرِ تارٕ''

تمہِ ہیوٚت اکھ سبٕٹھاہ نفیس، لوٚہر تہٕ خوٗبصورت گربیٚنہٕ قیمتی کپر وٚلتھ تہٕ سبٕٹھاہ مولہٕ لبٕ لالوٕ ستۍ جُرتھ زیٖن سازتہٕ لاکم مُلی تہٕ اَمہِ پتہٕ موٚنگن مألِس اَکِس نزدیکی سفرس گژھنک اجازت۔ ییلہِ تَس اجازت میوٗل۔ تمۍ پور پانس اَکِس سوداگرزادِ سُند رٔجت تہٕ مختلف قسمن ہٕنٛدۍ باپأری سامانہٕ ہیتھ وژایہِ گُرِس پٮ۪ٹھ سوار سپدِتھ اَکِس لوکٹِس کاروانس بٕڈ وٕنہہ بٕڈ وٕنہہ۔ تتھہٕ کٔنۍ وأژ سوداریہَن مُلکَن تہٕ کینژ کالی وأژ سو چھیکرِس پٮ۪ٹھ تتھ مُلکس ییٚتہٕ تَسُند خانہٕ دار بسان اوس۔ اَمہِ کتھہِ ہُند پور یقین سَپدِتھ گیہِ سو بادشاہَس نِش تہٕ گٔرِن تمِس کینژہہ جوأہر تہٕ باقٕے موٕللی چیز پیٚش تہٕ وۄنُنس زِ بہٕ چھس اَکھ سوداگرزادِ تہٕ اُمی ہٕندۍ موٕللی نذرانہٕ پیش کرنہٕ یِنٛس پٮ۪ٹھ بُہ سُہ سبٕٹھاخوش تہٕ دِتُن حکم زِ یِتیس کالس یہِ ییٚتہٕ چھُ تِتیس کالس گژھہِ اُمی ہٕندِ خأطرٕ اَکھ خاص گرٕ مےٚ نکھے متعین یُن کرنہٕ۔

تمۍ ہٕنٛز خوبصورتیہِ، رتبہٕ اطوار وتہٕ دانا مشاورت کٔنۍ گیہِ یہِ سوداگرزادِ رٔجت

وانِتھی واریہہ مقبوٗل۔ سوٗ اُس خاص دعوت دِنہٕ پتہٕ کنہٕ کالہٕ پگہہ دربارس منز واتان تہٕ گاہ بگاہ اُس راجس ستی تمہِ وِزِ نیران ییلہِ سُہ گرس پیٹھ نیران اوس۔ اکہِ دوہہٕ وۄن تَس بادشاہَن زِ ژٕ کٔنِن یہِ پَٔن گرمے۔

تمہِ وۄنُس ''عالی جاہ، توٗہۍ ہیکیوٗن یہِ ہتھ ہرگا توٗہۍ مےٚ ژور لچھ روپیہ دِیو''۔

''ژور لچھ!'' بادشاہَن وۄنُس ''کینہہ چھُنہٕ پرواے مےٚ چھُنہٕ گرتیوٗت ضرورت زِ بہٕ دِمے ژےٚ یوٗت قیمت۔''

اَمہِ سوداگرزادِ رنجہِ لوگ پَنہٕ نِس خانہٕ دارس ستی تہِ یارَن ہٕس نہٕ اُمۍ ہٕنٛدِ اصلُک رژ ھاتہِ ظون گو وحالانکہِ یہِ اُس اُمۍ متواتر دربارس منز تہِ وُچھمُت تہٕ اُمۍ سنٛز گَتھٕ تہِ بوزمٕژ۔ تَس گو یہِ یار سخت ٹوٗٹھ تہٕ ییلہِ اَمہِ سوداگرزادِ رنجہِ تَس پَٔن واپس گوھنک اراد بووِیہِ سَپُد سیٹھاہ مغموٗم۔

''مےٚ چھُ پانَس ژےٚ ترٛاوِتھ گوھنُک پھیران'' سوداگرزادِ رنجہِ وۄنُس ''وۄن گروتہٕ اُسی اَکھاُ کی ہٕنٛدِس غمس برٛزر۔ وَتم یہِ زِ بہٕ کیاہ ہیکے ژےٚ پنہِ یارنہٕ باپتھ نذرانہٕ دِتھ۔''

گوٗریمتس سوداگر ہٕنٛدی نیچوی وۄنُس ''ییمہِ گوڈنکے دوہہٕ ژےٚ مےٚ وُچھکھ چاٗنٛزِ اُکی چیزَن زوٗمےٚ تنے پیٹھہٕ دِل۔ تہٕ سُہ چھُ چون یہِ خوبصورت گرٗ۔''

اورٕ وۄنُس سوداگرزادِ رنجہِ ''مےٚ دِمعافی۔ بہٕ ہٕکن نہٕ یہِ ژور لچھ روپیو کھوتہٕ کم قیمتہٕ ترٛاوِتھ۔ ہرگا ژٕ یہِ رقم دِکھ تہٕ ژٕ ہکبہٕ ہَن یہِ گرِتھ۔''

گُرزیمتِس سوداگرِ سٕندی نێچوِ وۄنُس ۔ ''ژٕ کیاہ یہِ ونان، مخولہٕ چھکھا کران
سیٖوٕ دُرے وَن ۔ مےٚ چھےٚ پزٕی کنۍ اُمِس گری سٕنز خاہش ۔''

سوداگر زادٕ رنچہِ وۄنُس ''اِدسا گڑھ ئہ دِمہٕ نۍ ژےٚ یہِ ترٚہن لچھن
روپیَن''

''نہ، نہ، تیۆت نہٕ'' وۄننس یورٕ ''مےٚ وَن سیٖوٕ د قمت تہٕ ئہ گُنٛزراوٕ
دِنی ۔''

''اِدسا دِزٕ ے لَچھ تہٕ گرگو وچون ۔''

''نہ، ژٕ چھُکھ مےٚ شُراہیوٕ زاُنتھ دُنہِ تہٕ گتھ کران ۔''

''اِدسا ئہ ہے تیلہِ اکھ پُھہ تکیاز ژٕ چھُہم ناسبٹھاہ ٹوٹھ یار ۔''

''یارس ستی ماواتہِ یہِ گرن زِ گِلا دِموس تہٕ نِمون لوٗٹِتھ ۔''

''اِدسا، اِدسا تہٕ ٹھیک ۔ ئہ کِننہٕ نہٕ ژےٚ یہِ گُر ۔ تِکیاز ژٕ چھُکھ مےٚ ٹوٹھ
توے گے یہِ ژےٚ ۔ ژن ژٕ ے تہٕ مےٚ دِاُمِس بدلہٕ زٕمونی ۔''

''مُجر اہ'' وۄنُس گُرزیمتِس سوداگرِ سٕندی نێچوِ تِکیاز تِمۍ سۄنٛچ اَمہٕ ستی کو
فرق پیٚیہِ مےٚ ہرگانہٕ کاہہ مےٚ دُچھہِ ۔ ''ٹھیک چھُ مگر مہربأنی کرِتھ پنہٕ کانٛسہٕ دَنکھ ۔
اَمہِ پتہٕ روٗٹ سوداگر زادر نچہِ پنہٕ نِس یارٕ سُنٛد گلہٕ اورٕ یوردو یواتھو تہٕ گرٕنس
تتھی زٕمونی زِ تِمس لگی یمن جایَن زخم ۔ اَمہِ پتہٕ دِتُنس گرِتہٕ ہیوٕ تُنس رخصت ۔
اَمہِ پتہٕ کیٛنہہ وقتا لوگ اتہِ کہو بسکینو گُرزیمتِس سوداگر زادٕ سٕندس نێچوِس
پرٛژھن زِ ژٕ کیاز چھُہَن نہٕ زنانہٕ انان ۔ ''سو ماچھے گُزریمٕ کنہٕ ترٛ اُدتھ ژٕ ہن تھن۔''

تمہِ وۆنکھ درجواب ''نہ۔نہ، ہانہ۔مےٚ چھُ اِرادٕ زِ تۆہیٚ مےٚ رٕژھ کھنڈ مہلت
یِیہِ تِتھے گرٛژھہٕ بہٕ تہٕ انن۔''

خاراکہِ دوہہِ صُحائے دژاویہِ تۆہی گرِس کھسِتھ یُس اُمی دۆن موٚنین ہندِس
موٗلِس اوس ہیوٗ تمُت۔تہٕ سۆپُد پنہٕ نِس ہیمر بابہٕ ہنٛدِس گرِس گن رولنہٕ۔اور واتنس
پتھ کوٚر رُکھ اُمِس سخت عزت تہٕ بوٚرہس لول۔سُہ رۆدا تہِ اکھ رٕتھا پیٹھی وقتس۔
یُدوے سُہ یوٗت بوٚڈ تہٕ مالدار موٚہنیوٗ اوس تہِ اُستھ تہِ رۆداتھ سارِکٕہے وقتس اَتہِ
گرِس پلالہٕ کران۔سُہ اوس تَس دوہے کھرٕ کھرٕ کران، گھاسہٕ تہٕ ترٛلیش اوسُس دوان
تہٕ بیئہٕ تہِ سالِم کران یِہِ ضرۆرتھ اوس۔یہِ دُچھِتھ پرٛژھُس زنانہٕ زِ سُہ کیازِ چھنہٕ کانٛسہٕ
موٚہنوِس یہِ کرنہٕ باپتھ ونان۔تہٕ یہَے چھےٚ مشکل کاماتہٕ اکھُے چھےٚنہٕ ژےٚ ہوس رۆتہٕ
وأرلِس شۆبان تہِ۔اُمی وۆنُس زِ یہِ گرُ چھُ سبٹھا موٗلُل۔یہِ چھُ اکہِ پلہٕ ژور لچھ روپیہِ
لوان تہٕ اَمہِ کنی چھُس کھوژان زِ موٚہنیوٗ سۆرِ کنہٕ لاپرواہی کنی گوٚژھ نہٕ اُمِس کینٛہہ
کیٛتھ گرٛژھن۔

''ژور لچھ روپیہِ! گرُ لۆیا ژور لچھ۔ اِنسان ہے ہیٛتس رقمس سبٹھاہ تھدِ
قسمہٕ کِبن گرٕ ہن ہُندا کھ بوٚڈ کھیٛوٗل ہیتھ ہیکہِ۔خبر گسُ چھی ژےٚ تاران۔''

''اچھا'' سوداگر زادَن وۆنُس یورٕ ژکھہِ گرٛژھِتھ ''ژےٚ ہیٚکہِ تتہے یامتہٕ۔چانٛے
مرضی۔وۆل گوو مےٚ چھُ یہِ ژۆن لچھن روپیَن ہیوٗ تمُت۔''

تمہِ وۆنُس ''اِدٕ ساتیٛلہِ مانابہٕ چونےٚ۔تکیازِ بہٕ ہکہِ اَتھ متعلق بلکل بدل
اُتھی سوٚچِتھ۔ژےٚ ہیوٗت تھَن نایہِ گرُ دۆن موٚنین یمن ہنٛدی نِشانہٕ ژےٚ وُنیس تانی

گُزریمتِس سوداگر ہِندی نیچوی وۄنُس ۔ ''ژٕ کیاہ یہِ ونان، مخولہٕ چھکھا کران

سیٚو دُ ے وَن ۔ مےٚ چھےٚ پزٕی کنہٕ أمِس گری ہنز خاہش ۔''

سوداگر زادِ رٔنچہِ وۄنُس ''اِدسا گژھ بٔہ دِمہٕ نٔے ژٔےٚ یہِ ترٛہن لچھن

روپیَن''

''نہ، نہ، تیٚوٗت نہٕ'' وۄننس یورٕ ''مےٚ وَن سیٚو دٕ قمت تہٕ بٔہ گُزرأوٕ

دٕنی ۔''

''اِدسادِ ے لَچھ تہٕ گُرگو وچون۔''

''نہ، ژٕ چھکھ مےٚ شُراہیو زأنتھ ؤنہِ تہٕ گتھ کران۔''

''اِدسا بٔہ ہےٚ تیٚلہِ اَکھ پُھ تِکیاز ژٕ چھِہم ناسبٹھاہ ٹوٚٹھ یار۔''

''یارس ہِتی ماواتہِ یہِ گرُن زِ گِلا دِموس تہٕ نموٗن لۄٹتھ۔''

''اِدسا، اِدسا تہٕ ٹھیک ۔ بٔہ کُنٔے نہٕ ژٔےٚ یہِ گر ۔ تِکیاز ژٕ چھکھ مےٚ ٹوٚٹھ نہ

توٚے گےٚ یہِ ژٔےٚ ۔ بن ژٕ ے تہٕ مےٚ دِ أمِس بدلہٕ زٕ موٗنی ۔''

''مُجراہ'' وۄنُس گزریمتِس سوداگر ہِندی نیچوی تِکیازِ تٔمی سوٗنچ امہِ ہتی کوہ

فرق پیٚیہِ مےٚ ہرگانہٕ کانٛہہ مےٚ وُچھِہ ۔ ''ٹھیک چھُ مگر مہربأنی کٔرتھ ینہٕ کانٛسہِ وَنکھ ۔

اَمہِ پتہٕ رۆٹ سوداگر زادر نیچہِ پننہٕ نِس یارٕ سُند گلہٕ اوٚر یوردو یواتھو تہٕ کٔر نِس

تِتھی زٕ موٗنی زِ تٔمِس لگی یمن جایَن زخم ۔ اَمہِ پتہٕ دِیُتنس گرتہٕ ہیو تِنس روخصت۔

اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ وقتا لوگ اَتہِ کنٛوبسکینو گُزریمتِس سوداگر زادِ ہنٛدس نیچوِس

پرٛژھن زِ ژٕ کیاز چھُھن نہٕ زنانہٕ انان۔ ''سو ما چھےٚ گزریمژ کنہٕ تژٕ اُتھ ژٕ ہنی تھن۔

تمۍ وۆنُکھ درجواب ''نہ۔نہ، ہانہ۔مےٚ چھُ اِرادٕ زِ تتھےٚ مےٚ رٔژھ کھنڈ مہلت
یِیہ تتھےٚ گژھہٕ بہ تہٕ انن۔''

خاراکہِ دوہہٕ صُبحٲے دژاوِیہِ تتھۍ گرِس کھسِتھ یُس أمۍ دۆن موٗمِن ہنٛدِس
موٗلِس اوس ہیوٚ تمُت۔تہٕ سِپُد پنہٕ نِس ہیمہٕ بابہٕ ہنٛدِس گرِس گن روانہٕ۔اوروانِس
پیٹھ کوٚرُکھ اُمِس سخت عزت تہٕ بوٚ رُہس لول۔سُہ روٗ داتہِ اکھ ربتھا پیٹھۍ وقتس۔
یُد وَے سُہ یۆت بوٚ ڈتہٕ مالدار موٚہنیوٗ اوس تہِ اُستھ تہِ روٗ داتھ سأرکٕ ہے وقتس اتہِ
گرِس پلالہِ کران۔سُہ اوس تَس دہ ہے کھر کھر کران، گھاسہٕ تہٕ ترٛ لیش اوسُس دوان
تہٕ بییہٕ تہِ سأئِلم کران یہِ ضرٗ رتھ اوس۔یہِ وُچھِتھ پرٛ ژھس زنانہِ زِ سُہ کیاژھ چھنہٕ کأنسہِ
موٚہنوِس یہِ کرنہٕ باپتھ ونان۔تہٕ یہَے چھےٚ مشکل کأماتہٕ اکھتُ چھےٚ نہٕ ژنے ہوِس روتبہٕ
وأٹِس شوٗبان تہِ۔أمۍ وۆنُس زِ یہِ گُر چھُ سبٹھا موٗلُل۔یہِ چھُ اکہِ پلہٕ ژور لچھ روپیہٕ
لوان تہٕ امہِ کنۍ چھُس کھوژان زِ موٚہنیوٗ ہنٛزِ کنہِ لاپرواہی کنۍ گوٚ ژھ نہٕ اُمس کینٛہہ
کیٛتھ گژھن۔

''ژور لچھ روپیہ! گُر لوٚیا ژور لچھ۔اِنسان ہے ییتِس رٔقمس سبٹھاہ تھدِ
قِسمہٕ کِبن گربن ہُنداکھ بوٚ ڈکھیوٚل ہتھ ہیکہِ۔خبر کُس چھی ژےٚ تاران۔''

''اچھا'' سوداگر زادَن وۆنُس یوٚرِ ژکھہِ گوٚ ہتھ ''ژےٚ ہیکی تنے یامتہٕ۔چأنۍ
مرضی۔وۆن گوو مےٚ چھُ یہِ ژۆن لچھن روپیَن ہیوٚ تمُت۔''

تمہِ وۆنُس ''اِد ساتیلہِ مانابہ چونے۔تِکیاژِ بہ ہکہٕ اَتھ متعلق بلکل بدل
اُٹھی سوٗچِتھ۔ژےٚ ہیوٚت تھَن نایہِ گر دۆن موٗمِن یمَن ہنٛدی نِشانہٕ ژےٚ وُنِس تانۍ

گلہِ پیٹھ چھِی۔

جوان سوداگرن ییلہِ یہِ بوٗزٕ تمۍ ترٛ ووجٕل گرٕ ہتھ گلہٕ بوٚن گن۔

تمہِ وۄنُس "اکہِ دوہہٕ تھٔیچا تھ ژےٚ مےٚ نش پننہِ دلائی تہٕ چالاکی ہُند تہٕ توٚے سوٚنچ مےٚ زِ یہ تارےٚ ژےٚ فکرِ زِ ژٕ چھکھ نہٕ تیوٗت داناتہٕ زیرک یوٗت ژےٚ پنُن پان چھی باسان۔"

پوٚز چھُ "تمۍ وۄنُس" ژےٚ ہیٚچھنو تھَس یہ اَزاَ کھ سبق۔ ژٕ چھکھ ودستہٕ تہٕ ژاٹھ مےٚ بخش وۄنی تہٕ بییہِ بَرُم یُولول تہٕ ووتھ یہِ گرٕ واپس۔"

تمہِ کوٚرُس اقرار تہٕ دوٚیمہِ دوہہٕ دژا اےٚ تم سوداگر زادٕ ہندِس مُلکس کُن تہٕ وارٕ پأٹھی وأتی اور۔ لتہِ روٗدۍ تم وارےٚہَن وٕ ریٚن مَزس منز خوش تہٕ خوشحال پأٹھی لسان بسان۔

(راوی: پنڈت مکند باپو، سوٚتھ سرینگر)

ڈُلِۍ ژۄر تہٕ روت ژۄر

دَپان أکِس زنانہِ أسۍ زٕ خانہٕ دارا کھاوس تَس ہتۍ دۄہَس روزان تہٕ دۄیم راتَس۔ یِم دۄشوَے أسۍ ژۄر۔ أکِس اوس ناو ڈُلِۍ ژۄر تہٕ بیٚیِس روت ژۄر تہٕ کیٛازِ گوڈنیک اوس پٔنٕنۍ یَچھ کامہٕ ہٕنٛ دۄہلہِ کران تہٕ دۄیم راتھ کِیُتھ۔ یِمَن أس نہٕ کانٛہہِ أکِس یہِ پتاہ زِ ہتِسٕنزِ زنانہِ کیٛاہ چھُ بیٛا کھرون تِکیٛازِ ڈُلِۍ ژۄر اوس دۄہَے گاش یِنے گرِ نیران تہٕ تورٕ اوس نہٕ اَنہِ گٹہِ برٛ وٚنہہ واپس پھیران یِیلہِ زَن روت ژۄر ہمیشہ لنہِ گٹہِ برٛ وٚنہَے گرِ اوس نیران تہٕ گاش پھولنہٕ برٛ وٚنہہ اوسنہٕ گرٕ اژان۔ دۄہا بٔنٛیاو زِیم سمکھی پانہٕ وأنۍ تہٕ اَدِ لٔجِکھ اَکھا أکی ہٕنٛزٕ خبر۔ تِمَو سپدی یہِ وُچھتھ سٕبٹھا حأران زِ تِم أسۍ أکی ہے گرِس منٛز روزان تہٕ دۄشوٕنی أسِکھ زنانہٕ تہِ اَکے۔ گوڈٕ بیٛوٗٹھ نہٕ یِمَن اَکھا أکی سُندٕ وَنُن مگر یِیلہِ تِم گرٕ آے تہٕ پرٛژھکھ زنانہِ زِ ژٕ کٔمِنٛزٕ آشنٕۍ چھکھ تہٕ اَدِ تورٕ تِمَن سورُے کیٛنٛہہ فِکرِ۔ سوأس تِمَن دۄشوٕنی ہٕنٛزٕ آشنٕۍ۔ وۄنۍ اگر اوٚت تانۍ یہِ معاملہٕ سیوٚد سیوٚد ڈُے اوس پکان تِکیٛازِ اوٚت تانۍ اوسنہٕ تِمَن اَتھ متعلق کہنہٕ تہِ پتاہ اما پوٚز وۄنۍ ماچلہِ ہے یہِ۔

تِمَو وۄن زنانہِ زِ أسۍ ہکوٚ نہٕ ژٕے دۄشوَے خانہٕ دار أستھ۔ لہٰذا وَن ژٕے زِ اَسہِ دۄیو منٛز کس أکِس ہتۍ یژھکھ ژٕ روزُن۔ یُتھ زَن بیٛا کھہوٗیرِ تہٕ گٔنہِ

بدل جایہ لَبہٕ ٹھکانہٕ، زنانہٕ وۄنُکھ در جواب۔ بہٕ روزٕ تسۍ اَکِس ہتی یُس یَیمہٕ یوردٕن دوہَن اندر مےٚ سارِوے کھوتہٕ موٚلُج سَن دِیہ اَنتھ۔"

"تہٕ کیاہ گووجان" ژۄرو دِتُس جواب۔

دۄیمہٕ دوہہٕ صُبحٲے وۄتھ دُلی ژۄر تہٕ لوگُن امیرانہٕ لباس تہٕ روت ژۄرن کوٚرن آلوتہٕ وۄننس زِ ژٕ بن میۄن موٚہنیُو۔ تِمہ تہٕ موٗنس تہٕ دراے تِم بڑ وٕنہہ کُن۔ دُلی ژۄر رۄد بڈٕ کمامہٕ سان اَکِس امیٖر لال فروش ہٕندِس وانِس کُن پکان تہٕ تَس نِش وٲتِتھ تہٕ تَس سلاما بندیکھ اَکرِتھ وۄننس "بہٕ چھُس بادشاہ صٲبن کینٛہہ سبٹھا موٗلِلی لال جوٲہر مُلی ہینہٕ خٲطرٕ مُقرر کوٚرمُت۔"

"اَچھا۔ اَچھا۔" یہٕ گَیہ مہربٲنی زِ ژےٚ رۄد سَے بہٕ یاد۔ تھٲوِو تشریف تہٕ کینژ ھا کھیٚو چیٚو۔" وۄنُس لال فروشَن۔ یہٕ وَنتھ نی تِمہ یم ژۄر اَندرِمس کُٹھس کُن تہٕ تھاوِنکھ وارِیہہ مزٕ دار ضیافژ بڑ وٕنہہ کُنہٕ۔ یتیٚس کالَس ہُمو کھِنا چینا کوٚر تیتِس دوران اَسی لال فروشَن کینٛہہ موٗلِلی لال جوٲہر تہٕنڈِ وُچھنہٕ باپتھ کَڈِتھ تھٲوِ مِتہ۔

ژۄرَن وۄنُس "یہٕ کیاہ کوٚرتھ اصل۔" وۄن لگِہ نہٕ اَسہِ لال پسند کرنس زیادٕ وقت۔ سبٹھا رِتی چیز چھِتھ ژےٚ کَڈِ مِتہ۔ بہٕ نِمہٕ یِمہٕ لال، یِم نگ تہٕ کینٛہہ سونہٕ دارہٕ تہٕ بیٚیہٕ کینژٕن قیمتی جواہرَن ہنٛز دوژھِ کُن اِشارٕ کران۔ شاید یِمہٕ تہٕ۔"

"مےٚ باسان اَسی ہاوَ یِمہٕ گوڈٕ بادشاہ صٲبس۔ میۄن یہٕ موٚہنیُو یہٕ یم محل خانس منٛز تہٕ توٚت تانی بیہمہٕ بہٕ ییٚتی" اَمہ پتہٕ تِسٕندِس جوابس پرٛارنہٕ ورأی پھیوٕرنہٕ روت ژۄرس کُن تہٕ کوٚرنَس حُکم زِ سُہ گژھِہ فلفور بادشاہ صٲبس نِش تہٕ تِمس ہاوِن

یم چیز تہٕ یُس یُس سُہ منتخب کرِ تَمن ہُنٛد ءقمت لنہٕ سُہ شأہی خزانہٕ منٛزٕ۔" یام سُہ نیرٕن ہیوٚتن تہٕ وۄننس "ژ یلاگ کر زہنہٕ ئہ پژارے چأنس پنس تانی ییٚتی۔"

روت ژۄ ردژ اوۄلی ۄلی اَتہٕ تہٕ سیوٚ دُے واتنأوِن یم گہنہٕ جوأ ہر زنانہٕ نشہِ۔ اَتھ دوران کر دُہلی ژۄرَن ہنٛد رِزولاتہٕ تہٕ چاپہٕ ہناتہٕ چیٚنٛ۔ گأنٹا گوٚ ہتھ وۄتھ تھوٚد تہٕ کرن زامناتہٕ پژژھن زِ بیت الخلا گتہِ چھُ۔ سوداگرن ہوۄنس بیت الخلا تہٕ آو واپس۔ یِی اوس دُہلی ژۄرتہٕ کانچھان۔ تَس اوس پتاہ زِ اَتھ چھُ دۄیم درواز یُس اَتہٕ پیٹھہٕ کوچس کُن اوس۔ سُہ دژاولأری کنٛز تہٕ اَتھو پیٚٹھی ووت پنٛنہٕ زنانہِ تہٕ روت ژۄرس نشہِ تہٕ اوس پننہِ کامیابیہِ پیٹھ اَسان۔

(راوی: لال چند کھنموہ۔ وُلر پرگنہٕ)

☆☆

عیار سوٗنُر

سوٗنرا اَکھ اوس سوٗنہٕ ژلٕنٛژھ گرِتھ سرتلہٕ گری أکِس ڈبس منٛزٕ ستی ہیٚتھ وادی ہنٛدین گامن گٕژھن تہٕ لوٚکچن سرین پھیران تہٕ یمن کرِن سوٗنہٕ ہنٛدی ژٕنتھ تھوٚڑٕے مولہٕ کنان۔ تتھہٕ کنہِ دِیُت تٔمی وارِیاہن سیٚدٕ بن سادن لوٗکن دھوکہٕ۔ گر اکِہ دوہہ گوو تَس یہِ نوٚن۔ أکِس تبلنگہٕ گرٕ یسی بایہِ یَس نہٕ أمی ہنٛدی روہ رکانہٕ خوٗن أسی کران یوٚژھ زِسو گرٕ أمی ہنٛدین وَسن پرِ کھأیی۔ تٔمہِ نِی یِم پنٕنہِ أکِس ویٚنہِ نِشہٕ نتیاس زِیم سأری أسی سرتلہِ ہنٛدی تہٕ صرف اوسُکھ پیٚٹھہٕ ہلکہٕ سوٗنہٕ مُلہٕ مایہ۔ اَتھ پیٹھ کھوٚت تَس سخت شرارت تہٕ سوچُن زِ أمِس تارٕ بہٕ فِکرِ۔ تٔمہِ کوٚر خاوندَس زار پارٕ وۄنُنس زِ سُہ بٔرِن أکِس نٔژِس دۄہے پہن میٚژٕ تہٕ پیٚٹھہٕ ترٕ أوی نَس گبو اَڈ سیر لتہٕ پتہٕ ہیٚن یہِ سوٗنرس تہٕ کِنن تَس یہِ گبوٕ مولَس۔ یہِ اوس توٚقع زِ تَس آوا تھ سوٚگے پہن قیمت منٛزٕ یُتھ زِ تٔمی یہِ مٔلی ہیوٚت۔ دۄیمہِ دوہہٕ توٚر تَس اَمہِ تارَن گری ہُنٛد فِکرِ مگر ژکھہِ گو وہٕ بدلہٕ گووسُہ اَمہِ خیالہٕ خوش زِ تٔمی سوٚز أمِس گرٕ یسی تِس ناو تہٕ دۄ پنٕس نوکری کرِ کھأتھ أگرسُہ مانہِ تیٚلہِ دِیِہ سُہ تَس کینٛہہ کأم۔ گریٖسی مون تہٕ پننہِ چالاک زنانہِ ہنٛدِ ہیچھنادِنہٕ کِنہِ لوٗکن سوٗنرٕ ہنٛزِ تارَن گری منٛز پۄرٕ پأٹھی تَس مدد کرُن۔

اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ کالٕہ گُزریاو شہرَس منٛز اَکھ امیر تہٕ بارسۍ سوداگر۔ یَیلہِ اُمِس ژٕرے ژوردوہ دفناوِتھ مٕتِس گَے سوٕنٛرِ وۄن پَنٕنِس اُمِس موٚہنوس "ژٕ بوزمیٲنۍ گَژھ۔ اُسی ہیکو وُنہِ تہٕ اُمی ہندۍ کٔنۍ کینٛہہ حٲصل کٔرِتھ۔" ژٕ گوٚہ تہٕ روز اُمی ہنٛزِ قبرِ منٛز شوٚنکِتھ تہٕ یہٕ گوٚہ ہے اُمی ہند بن گٔرِ کٔمن نِش تہٕ وَنکھ زِ یہِ دارِ ہے مے روپیَس داہ ساس۔ ہرگا تِمو اَتھ انکار کوٚر تہٕ مے چھُ پۆرِ یَتھ زِ تِم کٔرن یِی یہٕ وَنہٕ تِمَن وُلو تہٕ اَتھ بارس منٛز کٔرِ وموردس نِشے معلوٗم۔ ہرگا تِم آے تہٕ ژٕ نے پِیِٛیہِ ہوے قبرِ تلہِ چِہ آوازِ منٛز وَنُن زِ آ۔ پٕزے چھُ مے یہِ قرضہٕ۔"

گٕرٕ ہِسی وۄنُس "اِد کیاہ۔" تہٕ فورَن دٕزاو تہٕ ژاو قبرِ منٛز۔

یہِ سوٕنٛرِ وۄتھ تہٕ ووت گُزریمِتِس سوداگرسٕند گٔرِ تہٕ لوٗکھ پٕنٕنہ قرضہٕ منٛگُن۔ سوداگر ہندۍ رشتہٕ دار گَے حٲران۔ تِمو وۄنُس زِ اَسے تِمس ستۍ حساب کتابس متعلق وار یِہہ گَژھِ کٔرِ تہٕ بیٛیہِ بِہی کھاتَن تہٕ وارِ پاٹھۍ نظر دِژ مگر اَتھ قرضَس متعلق نہ بۆزتہٕ نہ وُچھ اَسہِ کینٛہہ۔ "یہِ کینٛتھ قرضا چھُ۔ تِمی اوساژٕ نِش رقم ووزم تِمٕت ہِنہٕ کینٛہ اوسنے ووزمِس پیٹھ مٕلی ہیو تِمٕت؟ پٕنٛسہ، کتھٕ کنٛز اَسی نِگہٕ وانٛز؟" یِمَن تہٕ تِھٕن سوالَن دِتۍ سوٕنٛرِ اوٚرِ یورِ رٔلہِ وٕنۍ جواب تہٕ یَیلہِ تَس باسیاو زِ یِمَن نابیۆٹھ نہٕ کہنۍ تِمی وۄن تِمَن زِ اچھا پٔکھہہ صُبحس وٲتو تو ہٕی ساری پیٛر بجہِ مقبرس پیٹھ تہٕ تَتی دِموہٕ ثابت کٔرِتھ زِ یہٕ چھسا پۆز زونان۔

اَمی مطابق سمے سوٕنٛرِس سان (موردٕ ہندۍ) ساری باژٕ مقبرس پیٹھ تہٕ لوٗکھ فاتحہ پٔرِن تہٕ اُتھی منٛز گیہِ قبرِ منٛزٕ لکرا ہش تہٕ اَمہِ پَتہٕ گیہِ بیٛیہِ تہٕ لِگرا ہے تہٕ چھیکرس

آیہِ اِنسانہٕ ہِشۍ اَکھ سبٕتھے سۆژ آواز "مےٚ کٔرِو مدد، بٕہ چھُس سخت عذابس منٛز۔ خدایَن ژ وُوس بٕہ جہنمس تِکیازِ بٕہ دارِ سونٛرِس داہ ساس روپیہِ تہٕ بٕہ مۆدُس تَس نگھہٕ ووٚت کرنہٕ ورأیی۔ توٚہی دِیو یہِ رقم صدقہٕ یتھ بٕہ یمہِ عذابہٕ تلہٕ موکلہٕ ہا۔"

یہِ بوٗزِتھ پھیرِ گُرزِمتس سوداگرہٕ سٕندی اَنگ اَشناو سونٛرِس کُن تہٕ منٛجہس معافی وۆنہس وولہٕ اَسی ہتی پکھ گرِ ییٚتہٕ اَسی ژٕنے یہِ رقم دِمہٕ ہوٕے۔ یتھہٕ کٕنۍ روٚٹ سونٛرۍ یہِ رقم مگر ہُنہ گرٕ یوٗس یُس قبرِ منٛز اوس گوٚس مُشتھے۔ ووٗن دوٚہَن روٗد سُہ اَتھی ہُنی خاکہِ منٛز پٕزرانہٕ تہٕ یِیلہِ نہٕ تٔمی اَمہِ پتہٕ وبترِتھ ہیوٚک تٔمی ڈاج اورِ یورِ پانس پیٚٹھِم میٚوتہٕ دِژاو نبر۔ نہٕ گووسیوٚ ڈٕے سونٛرۍ سُنٛد گرِ۔ یتھے سُہ تٔمی (سونٛرۍ) وُچھ تٔمی ووٗن پنٛنہِ زنانہٕ "بوز۔ بٕہ دِیے یِیٚتتھ دراز زنتہٕ بٕہ مۆدُمت چھُس۔ ژٕ نیرأمِس درواژس پیٹھ بُتھہِ تہٕ ہکہٕ تہٕ ژکھہِ ہوٚت پٕرژھُس زِ ژٕنے کیاہ کوٚرتھ تیٚمس۔"

یِیلہِ گرٕ یوٗس درواژس پیٹھ ووت تہٕ اَتہٕ وُچھن ڈٕنکس پیٹھ سونٛرِ درازِ تھہ تہٕ اَتی ہِشۍ زنانہِ ہُنٛد ژکھہِ ہوٚت موکھ ڈٕبوٗٹھ سُہ ژوٗل لیاٚری یتھ زِتسی گرٕ ژھی کرِ نہٕ اَمی سُنٛد قتل کھأنٛز تہٕ پھہہ دِنی۔ "سارِنے چھُ پتاہ زِ بٕہ چھُس اَمِس موٚہنِیو" تٔمی دِژ کربکھ تہٕ سوچُن زِ تم ونٛن یہِ مورأمی تٔموٕے روپیہِ خاطرِ یمہٕ تَس میچہٕ۔" اَمہِ کٕنۍ ژوٗل گرٕ یوٗس تہٕ تٔمی ہِشۍ زنانہٕ یوٗتاہ پٕلُکھ تیوٗتاہ جلد مُلکہٕ نبر۔ تہٕ پتہٕ دِژاونہٕ تہٕنٛد پیٚی کُنہٕ۔

(راوی: قادر امرا کدل سرینگر)

☆☆

شہزادِ کتھ لوٗب پنٛن خانہٕ دار

پتھ کالہِ یوٗ ژھأ کہ بادشاہَن زِنہ گرٛیچوٗس کھاندرتہٕ اَمہِ خأطرٕ کوٗ ڈُن پنٛن بوٗڈ وزیر أکی ہِنٛدِ خأطرٕ مُنأسب رشتہٕ ژھانڈنہِ۔ وزیر دراو تہٕ ژھوٗنڈ ژھأر دِنٛس دوران سمکھُس بیٚیس بادشاہ سُنٛد وزیرِ اعظم یُس پنٛنہِ نٕس آغہٕ ہِنٛز خوٗبصورت کورِ خأطرٕ منأسب رشتہٕ ژھانڈنہِ اوس دراُمت۔

''رُت ملاقات'' تمو دوٗن خوٗشی سان بیٚلہِ تمو پانہٕ وأنی اَکھأ کس نِشہِ سفر کس مقصدس متعلق بوٗز۔

''سأنی بادشاہ چھِ دولت، طاقت تہٕ اختیارٕ کِنی برابر تہٕ شہزادٕ تہٕ شہزأدی چھِ پزٕ بتھ لِکھٕ اَکھأ کس لایق باسان۔ اَسہِ پزٕ پَنٕ پنٛن مُلک واپس گژھُن تہٕ گتھ گنڈنہٕ خأطرٕ تلاش کرُن۔''

یِہ اوس نہٕ کانٛہہ مُشکل معاملہ تکیازِ دوشوٗے بادشاہو مون یِہُند تجویز۔ کھاندرُک دوہ آو گنڈنہٕ۔ مگر افسوٗس، اَمہِ بڑونہے گوٚو یا وشہزادٕ سُنٛد مول تہٕ اَمہِ کِس ژٕنجس منٛز ژٕٹ دوٚیم بادشاہَن یِہ گتھ تہٕ ژھونڈُن پنٛنہِ کورِہِنٛدِ رشتہٕ خأطرٕ بدل شہزادٕ۔ کھاندر آو گنڈنہٕ تہٕ مُقرر وقتس پیٹھ آو قبوٗل کرنہٕ آمُت شہزادٕ پنٛنی خدم و حشم ہیتھ مہرازٕ

بُنتھ تَمہِ مُلکہٕ مٕنزٕ ییتہٕ کَس شہزادٕ سُند مول حالے موٗمُت اوس تِکیاز یہے یاژ اُس
وَتھ۔ اَتھ دوران بوٗز أمی أمِس متعلق سائِلم کیٖنٛہہ تہٕ پتہٕ زِ أمِس کوٗت اوس گوڈ
تہٕ أمی لاج أمِس ستی دوستی تہٕ مچس کھاندرس پیٹھ تیٚنٛز دعوت۔ لہذا دراو یہ أکر
خوٗبصوٗرت تیز رفتار گُرِس سوار گرٕ ہتھ۔ یُتھ زِ تماشاوُ چھ ہے۔ پَتہٕ پَتہٕ اوسُس بیٚنٛ
گُرِس پیٹھ اَکھ مُلاّ زِ ما۔ اوٗت وأتِتھ آو سُہ أکِس عزت مند مسندس پیٹھ بہ
بیٚہناونہٕ مگر تٔمی کھوٚنہٕ میوٚنڈ تہٕ تِکیاز تَس اوس مأکی ہٕنٛدِ مرنک پھیران تہٕ اَتھ
دوٗیمِس بادشاہٕنٛدِ نکار کرنک پھینٹان۔ رسمہٕ مطأبق اُس مہرِ نی تہٕ اَتھ بچہ بہ
موجوٗد تہٕ تمہِ وُچھ أمِس شہزادٕ سُند دوٚکھہٕ ہوٚت وضع تہٕ یوٚچھِ راوٕنی۔ تَس آو أمِس ہ
رحم تہٕ سوٗزِن ہٕنٛزٕ دارے تَس نِش یہِ زاننہٕ خأطرٕ زِ تٔمی کیاز کھوٚنہٕ کیٖنٛہہ تہٕ باتے پڑ
ہنٛدی پأٹھی کیاز تُلن نہٕ مزٕ اَتھ درجواب ووٗنُس شہزادن زِ تٔمس چھُ سالس پرہیز۔ ا
پَتہٕ گیٖیہِ پانہٕ شہزادی تہٕ پرٕژھنس دٔلیل تِکیاز تَمہِ ہیوٚکنہٕ تٔھس موقس پیٹھ أمی سُند داد
ہوٚت اَسُن زٔرتھ۔

''اے شہزأدی'' تٔمی ووٗنُس ''حسابَن چھکھ ژٕ میأنی آشنی مگر چون مول چھ
ژےٚ بیٚیِس دِوان۔ بہٕ گوسا مأکی ہٕنٛدِ مرنہٕ مُفلس؟ بہٕ گوسا اَمہِ کَنی منحوس؟ تٔمی کیاز کوٗر
یہِ؟''

اَمہِ ووٗنُس ''مےٚ چھُنہٕ پتاہ مگر بہٕ گرٕ ژےٚ ستی کھاندر۔ ہر گا ژےٚ تیز رفتار گُر
چھی تیٚلہِ سمکھ مےٚ ژٕ راتھ کیٚتھ فلأنی وقتہٕ بتہٕ بہٕ نیرٕ ژےٚ ستی یوٚت ژٕ یِیکھ۔''
وقت سِپُد نصف راتھ ژہُنٛد مقرر ییٚلہِ شہزادٕ تہٕ شہزأدی تیز رفتار گُرِس کھٔسِتھ

اَکھ خدمت گاراوس تِمَن پَتہٕ بیٚیس گُرِس پٮ۪ٹھ تہٕ دڑاے ستھ صدارؤ ستہٕ لتہٕ۔ کینٛہہ میٖل دۄرنہٕ پَتہٕ پے اچانک شہزادِ کینٛہہ لال جوأہریادیم سو پانس ستیٚ اُس تھاوِنۍ یِژھان تہٕ سوأس تِم اٮ۪نۍ یِژھان۔

''کینٛہہ چھُنہٕ پرواے۔'' یہِ وۄنُس شہزادَن ییٚلہِ تَس فِکرِ تورِ زِ سو کوٚتاہ اُس تِم کانٛچھان۔

''مےٚ وَن کِتھ چھِ تِم تہٕ ئہ گژھہِ تہٕ اَنِگھ۔ تِم یُدوٚے مےٚ وُچھن تِمَن گژھہِ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ کانٛہہ شک تہٕ ئہ ہیٚکہ سہل پأٹھۍ نوکرناوِ وأتِتھ۔ مےٚ دِنِیرنہٕ۔ ژ ٹھہر ییٚتہِ تھے۔''

شہزادِ وۄن تَس زِ لال کِتھ اُسۍ تہٕ سہٕ گوٚو واپس تہٕ گُنہِ شکہٕ شُبہ ورأے تِم حأصل کرنس منٛز سپُد کامیاب۔ مگر افسوٗس صد افسوٗس ییٚلہِ سہٕ واپس ٹٮ۪تھ جایہِ ووت ییٚتہِ تِم شہزأدۍ تھأوِمٕژ اُس تتہِ ڈیشہِ نے نہٕ سو۔ لأری اوس اَکھ ڈاکو دزامُت تہٕ کِ ییٚلہِ اَتہِ شہزأدۍ تہٕ خدمت گارشوٚنگِتھ اُسۍ وُچھمتۍ تِم اُس پَنہٕ نِس اَکِس گُرِس لُدِتھ سوأتہِ نیمُژ۔

بیٚیہِ دوہہ صُبحس ییٚلہِ بادشاہَن یہِ بوٗزِ زِ تِمسُنٛز کوٗرأسے نہٕ اَتہِ سہٕ سپُد سیٚٹھا زیاد پریشان۔ تَس اوسنہٕ سمجھی یِوان زِ کیاہ پزِ کرُن۔ سہٕ اوس سوچان زِ'' یاتہٕ چھےٚ سو کانٛسہِ ستیٚ ژٕجِمٕژ نتہٕ چھےٚ سو کانٛسہِ شاطِر ڈاکوہَن نیمٕژ۔'' تہِ کرِتھ تہٕ ترٛاوُنہٕ کِ ووٚمیدتہٕ اُکۍ ہنٛدِ بدلہٕ کوٚرُن پننہِ دوٚیمہِ کورِ اُمس شہزادس ستیٚ کھاندر۔

رأژہنٛدِس اَنہِ گٹِس منٛز تورنہٕ شہزادِ فِکرِ زِ یہِ چھُ ڈاکو تہٕ یہِ زأنِتھ زِ یہِ چھُ

شہزادے وۆنُس تَمہِ "ژےلۆگےنہٕ کہنی۔ژےأنی تھاتم لال جوأہر۔"

"آ" ڈاکوہَن وۆنُس "مگرأسی کرونہٕ فلحال کہنی تہٕ گتھ۔"

تَس اوسنہٕ اَمہِ ساعتہٕ پننہِ پرٕ زِ ناوِنہٕ پنک پرواے مگرسہ اوس کھوژان شہزأدی ٹُلہ کرٕ رکھ تہٕ خدمت گارس گرِ ہُشار۔توے وۆنُس یہِ۔ تمی دورنوو گرِیٕت پلُس تیٕوٚت تیز یۆت تانی سہ جنگلہٕ کِس أکِس أنتھس پیٹھ ووت تہٕ دۄرأکِس لوکٹِس گامَس کُن پھیوٚ ریتہٕ شہزأدی ہنا آرام أس یژھان کرُن۔

تَمہِ وۆنس "نیرکینژھاآن کھینہٕ خأطرٕ۔گرتھاوُن گُلِس گنڈِتھ تہٕ نیر۔"

لہذادرٕا وڈاکو۔ تمی سوٚنچ زِ زنانہٕ موٚہنیو کتہِ ہیکہِ کُنہ زٕنی گرِس پیٹھ نیرتھ۔ گر تَس اوس یہِ خام خیال۔شہزادِأس بالہِ پانہٕ پیٹھے گری سوارٕ ہنٕز ہأل تہٕ سوأس نہٕ تنبلہٕ ٹلن وألِس گُرِس کھسنس تہٕ کھوژان۔اَمہِ کِنہ تہِتھے ڈاکو نظرِ ڈۆل سو گھوڑ گرِس نہٕ دژا یہِ۔کینژھہ میل پکنہٕ پتہٕ وأژ سوأکِس سوٚنزی سُندگرِ ییتہٕ سورُکییہ تہٕ تمن منزٕ ترٕ لیش۔أمی ہِندِس حُسنس پیٹھ فریفتہٕ سپدتھ یوٚ ژھ سوٚنزی زِیہ گرِ ہأمِس ہتی کھاندر تہٕ وۆننس یِی۔تمہِ کوٚرنس یتھ شرطس پیٹھ آنکار زِ سہ دیہِ أمِس امی ساعتہٕ أکھ سُندگنہٕ واجہِ ہُرِیس ہتھ روپیہ لِو۔اَمہِ وقتہٕ اوس سوٚنُر ملکانہٕ خأطرٕ کینژھہ سونہٕ دِس گران تہٕ اَمہِ کِنہٕ اوسُس سہ چیز تیار بہ تیاریس اَمہِ وۆنس۔أمی سوٚنچ زِیہ دِمہٕ أمِس یوٚہے تہٕ گرِ أمِس ہتی کھاندر تہٕ پتہٕ نمِس ہینہٕ واپس۔

کھاندر اوس پگہہ کیتھ سپدُن زِ شہزأدی ژٕج اَتہِ گُرس کھسِتھ۔سوژٕج تیٕوٚت تیز یۆت گرٕ دِتھ ہیوٚک تہٕ کینژھہ میل ژھنڈِتھ رُکے یہِ أکِس پہرِ نِش یوہ

اُکس مفلس تہٕ کٲم ہنزِ زنانہِ ہنز اُس۔ تمہِ دِیُت یِمَن سونہٕ گنہٕ واجہِ ہُر تہٕ بیٚیہٕ ہٕنز موٕللی لال جوٲہرتہٕ موٚنگنگھ کینژھا کھبنہٕ خاطر بیٚیہِ روزنہٕ خاطرِ جاے۔ سوروٗ ژتم نِہ نِشہِ راتس تہٕ دوٚیمہِ دوہہٕ صبحاے پوٗرن مَر دِرخت تہٕ دژلیہ اَتہٕ۔

سوداٗژ گُرِس سوار سَپِد تہٕ اَکس شہرس یِتھ بادشاہ یِمنے دوہَن موومُت اوس تہٕ تَس پَتہٕ اوسنہٕ تختس بیٚہنہٕ خاطرِ تُسند کانٛہہ وارث۔ اَمہِ کِنہٕ اَسی وزیر تہٕ باقے یہ اراد کرِتھ اَسی سوزون ہوٚس اَکِ سُند وارث ژارنہٕ خاطرِ یُس اَکس بڑ دٕہہ کنہٕ ہوٚس نمہِ سُے بَنہِ بادشاہ۔ اَتہِ سَپُد عجیب معاملا زِیام شہزاد دی شہرس منز واٲژ تَس پوٚ ہوٚس بُتھ تہٕ سُہ نَمیا وتَس بڑ دٕہہ کنہِ۔ اَمہِ کِنہٕ آو کٲم سنذِ بادشاہ بننک اعلان کرنہٕ۔

ہُپٲرکی یُس شہزادٕ سُند خدمت گار شہزادِ نِشہِ تھاونہٕ اوس آمُت سُہ سَپُد ہُشار تہٕ اَتہِ گُرِس تہٕ شہزادِ وراے پَنُن پان گُنُے زٕون ڈہیشتھ اوس دنیاہَس لتھ دِتھ جوٗگ بنیامُت۔ ڈاکوہَن تہِ یِیلہِ یہ وُچھ زِ سُہ کتھہٕ کِنہٕ اوس شہزادِ بیقلو مُت کٲم تہِ کوٚر اراد زِ سُہ تِژ اوِپَنُن یہ غلط کار تہٕ بَنہِ گوسٲنی۔ سوہری سوٗنچ زِ یِیلہِ بادشاہ یہ بوزِ زِ مُلکانہٕ ہنذِس گنہٕ واجہِ ہُرِس کیاہ اوس سَپُد مُت سُہ کرِ مے قتل اَمہِ کِنہٕ کھوٚژ سُہ تہٕ رٕٹن مذہچ وتھ۔ لہٰذا بنے یِمہِ تِژ نوے گوسٲنی تہٕ پَنہٕ نِس قسمتس پیٹھ ماتم کران اَسی دوکھہٕ ہُتی تہٕ پریشان حال اورِ یور پھیران۔

شہزاد دی اُس خوشحال پٲٹھی راجا کران۔ پَنہٕ نِس اَتھ رٹتس واٲژ سو تتھہٕ پٲٹھی زِ کاٚنسہِ اَکس گیہ نہٕ شکچ ژھاے تہٕ زِ سو کیاہ چھے زنانہٕ۔ تَس اوس پھری پھری زور کرنہٕ یِوان زِ سُہ گرِن پانس کھاندر تہٕ سواٗس اوٚنگ تھوٚنگ وٕتھ اَتھ ٹالان۔ مگر سو

اُس نہٕ خوش۔ سو اُس شہزادس وُچھن تہٕ تَس ستی گَتھہٕ کرٕنی یژھان۔ اکہِ دوہہ
تمہِ اکھ ناماوار ژٕترکارتہٕ پانس زنانہٕ رخت پأرِتھ دِتُن تَس حُکم زِ سُہ بنأوِن اَمی سُند
تہٕ تتھہٕ کنی گژھِ یہِ باسُن زنتہٕ تَس چھُری چھےٚ لاینہٕ آمژ تہٕ چھےٚ مَرن سَر۔ وڈن گوو
سائلم آوژو رِپأٹھی کَرنہٕ۔ ژِترکارس ورأے اوسنہٕ یہِ کانٛسہِ پتاہ تہٕ تَس اوس یہِ گتھ
تھاونہٕ خاطرِ رشوت دِنہٕ آمُت۔ ییلہِ ژِترٕ تیار گو وتہٕ تمہِ لاگنو وہ یہِ شہرس منز اُکس
عامَس پیٹھ اُکس لَبہِ۔ اُکس جاسوٗسس دِتُن حُکم زِ یُس شخصاہ اَتھ متعلق کینٛہہ
سُہ اَنِ زٕہن مےٚ نِشہِ۔

اکہِ دوہہٕ دژا اولیأرکنی سُہ ژٕور تہٕ اَتھ کُن وُچھتھ وڈنن ''اوہو۔ یہِ چھُ
زنانہِ ہُنٛد تصویر۔ ژٕ کتھہٕ کنی ژٕ چِھکھ، ژٕ کتھہٕ کنی مأرِ کھ کانٛسہِ؟'' یہِ بوٗزِتھ رٹ
جاسوٗسن تہٕ واتنووُن بادشاہَس نِش تیمی تِمس قأدخانس بَرنُک حُکم دِیُت۔

ییٚہہ ساعتہٕ دراو اَیأرِ خدمت گار تہٕ تصویرس کُن وُچھتھ وڈُن ''ہاے
شہزادَن نِگھ ژٕ پانس ستی تہٕ ئہ ترٕ ووِنَس جنگلس منز مَرنہٕ خأطرِ۔ ژٕ کتھہٕ کنی
مو یِگھ؟'' یہِ وَنِتھ پیٹھ آو سُہ بادشاہَس نِشہِ پکناونہٕ تیمی سُہ پٔژن سپہ سالار بنوو۔

اَمہِ پتہٕ دژا اولیأرِ سُہ سوٗرٕ تہٕ وُچھن تصویر ''او'' تمی وڈن ''ژٕے چھکھا
ییٚمہِ مےٚ دوکھہٕ دُیت۔ ئہ گوس خوش ژٕ مو یِگھ'' سُتہِ ییلہِ بادشاہَس نِشہِ نہٕ آو
دِیت اُمِس تہِ قأدخانس منز بَرنُک حُکم۔

پتہٕ دژا اے لیأرِ تم بُڈ بأژٕ یمو تَس مہربأنی اُس کرِمژ تہٕ تمو ییلہِ یہِ
وُچھ تہٕ پرٕ ژِ بنأوِ کھ یہِ۔ تمو ہیوٚت وَدُن تہٕ اَمہِ پتہٕ آے تم بادشاہَس نِشہِ واتناونہٕ

تہنڈِ محل خانس منز روز نک تہٕ یہِ کینژھا تم یژھن تہٕ تمن آیتن تھاونک حُکم دِیُت۔

سارِنٕے اُخرس پیٹھ ووت شہزادٕ اوٗت تہٕ یہِ تصویر وُچھتھ گو وبے ہوش۔ سہٕ ییلہِ ہوش آو تمۍ وُچھ پنُن پان بادشاہس نشہِ یُس تَس وُچھان واشان اوس تہٕ یہِ محل خانس منز تھاونک حکم اوس دِتمت۔ اَمہِ پتہٕ سبٹھے کم کالی بنو سہٕ اَمہِ پنُن یوٗڈ وزیر۔ ییٚمہِ کٔنی لکھ زبردست حارٲن سپدی۔ یہِ روٗد کینژس کالس تتھے پاٹھۍ چلان یوٗت تانی پتہٕ شہزادِ (مطلب بادشاہس) یہِ اَمہِ زیادٕ وتر اُدِتھ ہیوٚ کنہٕ تہٕ لہذا اگر ن پنٕنۍ اصلیت تمس پیٹھ ظاہر ییلہِ شہزادن یہِ زون زِ بادشاہ گس اوس اصلی سہٕ سَپُد تیوٗت خوش یوٗت سہٕ ونس منز تتھے ہیکہِ۔

مُناسب موقس پیٹھ کوٚر شہزادِ سارِنٕے لوٗکن پیٹھ یہِ سالم ظاہر تہٕ تمن ووٚنُن زِ بادشاہی دِین تم تسندِس خانہٕ دارس یہِ زَن لوٗکو تہِ مون۔

اَمہِ ییوراَس پتہٕ شہزادَس یُس ووٗن بادشاہ اوس تہٕ تمۍ سٕنزِ آشنہِ خوٗشی تہٕ پایر جٲیی۔ تمَن زاے شُری تہٕ سبٹھا واُنس کڑِتھ گذرے سبٹھے عزتہٕ سان تہٕ یہنڈِس مرنس پیٹھ پھیوٗر سارِنٕے لوٗکن۔

(راوی: پنڈت ژندرکول سرینگر)

☆☆

چالاک طوطہٕ

أکِس فقیرس اوس اَکھ زیرک تہٕ گتھہٕ کُتول طوطہٕ یہِ اوس تس ٹوٹھ
اوُسس سخت قدر کران۔ اکہِ دوہہٕ ییلہِ نہٕ یہِ زیادٕ ٹھیک اوس تہٕ وۄنُن طوطس "
چھکھ نہٕ مےٚ کانٛہہ شیچھاہ خبراونان۔ ژٕ چھکھ نہٕ زانٛہہ مےٚ کینٛہہ ونان۔"
طوطن دِیُتس جواب "اچھا۔ بٕہ آسےٚ ژےٚ ونان۔ بٕہ اوس سےنہٕ ژےٚ اِکِ
ونان زِ کُنہِ دوہہٕ مابوز کھ ژٕ تیٚتھ ہیوٚ کینٛہہ یہِ ژےٚ ناگوار گژھی۔"
فقیرَن وۄنُس "تمیُک مہ بر پرواے۔ میٚہ آس پزٕ بتھ کینٛہہ ونان۔" دۄیمہ
دوہہ صُبحس ییلہِ فقیر تتھ گامس کُن دژاو یوٚت تَس گرٕژھُن اوس تمیٚ کٕر وۄن پننہِ زنانہِ شکار
ہنارننہٕ تہٕ پانس أڈ ہن کھبنہٕ تہٕ نصفا أمِس خاطرِ گرم تھاونہٕ خاطرِ۔ مگر زنانہِ ژھُن بہ
سوُرے کھبتھ۔ تس أس بوچھہِ تہٕ أمِس لوٗگ اَتھ تیٚتھ مزِ زِ سو ہیٚچ نہٕ اتھہٕ تتھ رٕٹتھ۔
شامس ییلہِ فقیر واپس ووت تہٕ موٚنگن شکار۔ تمہِ وۄنُس زِ سہٕ کھوٚ سوُرے بزار۔
تمیٚ وۄنُس "چلو۔ ژٕ کیٛاہ ہیکہ بگھ اَتھ کرِتھ۔ اَن تیٚلہِ بدل کینٛژھاے۔ چھےٚ
سخت بوچھ لٔجمژ۔ اَز صُبحس گرِ نیرنہٕ پتہٕ چھُنہٕ مےٚ کہنٛہ تہٕ کھیوٚمُت۔"

زنانہٕ ییٚلہِ بَتہٕ شیرنٕچ تیأری اُس کران فقیر پھیوٗر طوطس کُن تہٕ پرٛژھنس "وَن سامیانہٕ ٹاٹھہِ طوطا۔ وَن اَزِچ خبرا؟"

"طوطَن دِتُس جواب" ژےٚ وۄنٕنے زنانہِ اَپزٕ۔ شکار کھوٗتمی۔ مےٚ وُچھ زِ سوٗرٕے کھوٚ اَمہِ پانس۔"

زنانہِ کوٚر رأمی سِندِس وَننس مۄلےٚ نکار تہٕ فقیرَن زون وۄن گتھ چھےٚ لڑأیی لاگنٕز لہٰذا ادِیٚت تُمی کٔر یہِ باس زِ تَس ہیٚتھ زنانہِ ہنٛز گتھ۔ اَمہِ لوکٕٹہِ واقعہٕ پتہٕ اُس نہٕ زنانہٕ یہِ جاناوارگرس منٛز تھاونس زٕ ہنٛز تہٕ خوش۔ اِوموکھہٕ نہٕ زِ سوکیاہ اُس کأنٛسہٕ ستۍ مسایہ ژٹان، بدکأرِی کران یا سو کیٛاہ اُس ژۄر مگر سو اُس نہٕ الغأیہ تہٕ تژھ لوکٹ حرکتھا کٔرتھ ہیٚکان۔ یوسہٕ زَن طوطہٕ وُچھ ہےٚ نہٕ تہٕ فقیرَس وَننہٕ رۄس روز ہے۔ لہٰذا اگیہ سو خاوندس نِش تہٕ وۄننس "اَسہِ چھُ وۄنۍ جان الگ الگ روزُن۔ وۄن چھی ژےٚ سوٗرٕے کینٛہہ طوطے باسان۔ ژٕ چھکھ میانہِ کھوتہٕ تہٕ زیادٕ اَمی ہندی ہےٚ پزٕ ھ کران۔ ژٕ چھکھ میانہِ کھوتہٕ زیادٕ اَمی ہےٚ ستۍ گتھہٕ یژھان کرنہِ۔ بہٕ کرٕ نہٕ تیٚمہِ ییوٚر یہِ برداشت۔ یا تہٕ کڈُن ژٕ طوطہٕ نتہٕ کڈ مےٚ تہٕ اَسی ہیکو نہٕ تژ شوےٚ سوکھہٕ سان اَکی ہے گرس منٛز رۄزِتھ۔"

فقیرَس تہِ اُس زنانہٕ سخت ٹاٹھ تہٕ تُمی ییٚلہِ یمہٕ کلامہٕ بوٗز تَس سپٕد دوکھ تہٕ کوٚرُن یہِ وعدٕ زِ سُہ کِنہِ طوطس۔

دۄیمہِ دوہہٕ صُبحس ییٚلہِ سُہ گرِس پیٛٹھ وَتہٕ پکان اوس تہٕ طوطہٕ اوسُس ستۍ۔ طوطَن وۄنُس "بوز میانہِ آغہٕ میأنی گتھ۔ ژٕ کٔرنز زنہٕ مےٚ تمس کأنٛسہِ نفرس یُس نہٕ ژےٚ

سہ رقم دِیی یُس ئہ وَنےٚ۔"

فقیرن وۄنُس "ٹھیک چھُ۔ مےٚ توٚر فکرِ۔"

سُہ رۄ۔ سمندر بٔٹھس تانی پکان یُس تٔمی ہِنٛدِ گرِ پیٹھہٕ سیٚٹھاہ دوٗر اوس تہٕ راتھ اَتی گُزارنک کوٚرُن اِرادٕ۔

نصف راتھ ہیوٚ وۄن تٔمی طوطس "ئہ چھُس سخت تھوٚکمُت مگر مےٚ چھُنہٕ ہِنٛدرِ یِوان۔ ئہ چھُس کھوژان زِ ہرگاہ مےٚ ہِنٛدرِ پیٚیہ میٲنی مٲدیانہٕ تہٕ ژٕ گوھنہٕ ژٕلنی۔"

"ہرگزنہٕ۔" طوطن وۄنُس "ژےٚ چھیا اَسی بے وفا باسان؟ ژٕ کراَسہٕ پژھ۔ گرِن یہِ مٲدیانہٕ پننہٕ حسابہٕ چکراتہٕ مُژ راوٕژ پنجرٕ تہٕ ژٕ اومےٚ ییلہٕ۔ ئہ ژلہٕ نہٕ ژےٚ نِشہٕ بلکہِ وۄڈِ ہیتھ گُلس پیٹھ تہٕ تھاوٕ ژےٚ تہٕ مٲدِیانہٕ پیٹھ راتَس نظر۔"

طوطہٕ سنٛزِ وفادٲریہ پژھ کران مون فقیرَن اَمی سُنٛد یہِ درخاس تہٕ ژٕ اوٚن لَر۔ طوطہٕ رۄٚ دصبہٕ سان نظرِ۔ راتھ کیٚتھ وُچھ اَمی آبہٕ منٛزٕ یِہوے گُراہیوٚ جانور کھسان تہٕ مٲدِیانہٕ گُرکرنہٕ پتہٕ واپس آبس منٛز وسان۔

فقیر وۄتھ صُبحس سُلے تہٕ جانورس آلو گرِتھ بوٚزُن یہِ واپس پنجرس منٛز۔ طوطن وۄنُس اَتھ عجیب معاملس متعلق کینٛہہ یہِ تٔمی راتھ کیٚتھ وُچھمُت اوس۔ فقیر رۄٚ گرِس پیٹھ سوٚدرٕ بٔٹھی پکان یوٚت تانی سُہ اَکس بڈس تہٕ آباد شہرس منٛز وۄت تہٕ تَتہٕ سمکھُس کوتوال۔ کوتوالن گرِس سلام تہٕ پرٕژھنس "ژٕ ماکنہٕ ہَن یہِ طوطہٕ"

فقیرَن دِتُس جواب "آ"

"مگر ژٕ ہیکہ نہٕ مےٚ مٲلی ہیتھ" طوطہٕ وۄتھس۔

کوتوال گو وحیران "یہِ چھُ عجیب جانوار۔ بہٕ گژھہٕ تہٕ کرٕ چانہٕ پننہٕ
اطلاع وزیرس تکیازِ سُہ اوس یژ کالہٕ پیٹھہٕ تتھے جانوارژ ژھانڈان۔ پکھ مےٚ ستی جل
جل۔ یتھ زِ اَسی تمی سندِس دربارس گژھنہٕ برونٛہہ واتو۔"

لہذا اکی تمی یکہٕ وَٹے تہٕ واتی جلدٕ وزیرِ سُند گرٕ۔

یلہِ تمی کوتوالہٕ سُند اور واتنہٕ خاطرٕ مدرتھ تُلنس متعلق بۄزتہٕ وۄننس "چون
سیٹھاہ شکریہ۔ مگر بہٕ ہیکہٕ نہٕ توت تانی یہِ جانوار پانہٕ مٲلی ہنٛدس نسبت سۄچھے یوت تانی
نہٕ مےٚ یہِ ننہِ زِ بادشاہ سلامت ماہینہٕ اَمِس پننہِ خاطرٕ۔ مےٚ بۄزرا تھے زِ سُہ اوس تتھس
ہِوس جانوارس متعلق پرٛژھہٕ گٲر کران۔"

اَمہِ رِنٛز گےٚ یم ترٛنو ے محل خانہٕ۔

یلہِ بادشاہن یہِ ساری ڈلیلا بۄزتہٕ پرٛژھُن "کیاہ چھُ اَمِس جانوارس
قیمت ؟"

"داہ ساس روپیہ" طوطن دِیت جواب۔

بادشاہ گو وطوطہٕ سُند یہِ صاف تہٕ فوری جواب بۄزِتھ وارِیاہ خوش تہٕ فورَن
کوٚرُن یہِ رقم ادا۔ یوٚت بوٚڈ رقم رٔٹِتھ گو وفقیر سیٹھاہ خوش۔ یام سُہ نیرُن ہیوٚتُن تام
زون طوطن یہِ مُناسب موقعہٕ تہٕ فقیر کرنوٚون بادشاہَس بزٕ وُنہہ گنہٕ وعدٕ زِ سُہ دِیہِ پننہٕ
مأدِیانہٕ ہُند بیا کھژھو بادشاہَس۔

اَمہِ پتہٕ اوس طوطہٕ بڈٕ شانہٕ سان روزان۔ یہِ اوس اَکِس خوٗبصورت روپہٕ

ہۄنٛدِ پنجرس منٛز تھاونہٕ آمُت تہٕ تٔریشہِ تہٕ کھینہٕ خاطرٕ اُسس روپہٕ ہۄنٛدی بانہٕ۔ پنجرٕ تہٕ اوس بادشاہٕ ہۄنٛدِس خاص زنانہٕ خانس منٛز تھاونہٕ آمُت۔

طوطہٕ بنیاؤ سارنٕے ہُنٛد مَنہٕ موں تہٕ اوس رانِین ستی گِندان، گتھہٕ کران تہٕ تِمہٕ آسس برابر رَچھان پالان۔ یِتھہٕ کنٛز رؤ دوقتارٕ تی پاٹھی گذران تہٕ کُنہٕ قسمٕچ اُس نہٕ کمی باسان۔ یؠ ت تانی اکہِ دوہہٕ سارے رانہِ پنجرس نِشہِ وأتتھ پِیٖہ تہٕ وۄنکھ طوطس زِ یمن متعلق وَنہِ سُہ زِ کوسہٕ کِرٕ ھ چھے باسان۔ یہِ زأنتھ زِ یہِ چھے گندنہٕ ہناتہٕ کأنہہ شکا دکھا گرٕ ھنہٕ ورأیٖ وۄن تمہِ زِ تِمہٕ سارے آسہٕ مأری منٛزٕ ماسوایہٕ اُکس، یمہِ ہیوٗت تِمِس زنانہِ ہُنٛد ناویوسہٕ بادشاہَس سارؤے کھوتہٕ زیادٕ ٹاٹھ اُس۔ یمہِ وۄن زِ یمہِ سُنٛد بُتھ چھُ یہوے سۄ رنہِ بُتھ ہیوٗ۔ یہِ بوٗزِتھ گوو أمس غش تہٕ آیہِ پتھر وُکراونہٕ۔

یِتھے سوحبہٕ آیہِ تِمہِ دِژ کریکھ ''بادشاہَس دِیوناد۔''

اَمہِ کنٛز کوٗ رُکھ بادشاہَس ناد

اَمہِ زنانہِ وۄن بادشاہَس، بٔہ چھس سخت بیمار مےٚ دِتِمس طوطہٕ سُنٛد مازنہٕ مَرے بٔہ۔''

بادشاہَن بیٖلہِ یہِ بوٗزِتَس پھیوٗ رسخت مگر تَس اُس رأنی سخت ٹاٹھ اوٚ کنٛز دِتٕن حُکم زِ طوطہٕ مأریوٗن۔

''بادشاہ صأب'' طوطن بچأری دِژ کریکھ ''بٔہ چھُسے زأری کران شِبن دوہن خأطرٕ بچاو مےٚ۔ شِبن دوہن دِمےٚ پھیرنہٕ یپأرک بٔہ یرٕ ھہٕ تپأرک بٔہ چھُسے سٕتھا وفادأری سان وعدٕ کران زِ بٔہ یِمہٕ واپس تہٕ پٔنٕن پان گرٕ پیش پتہٕ یہِ توٚ ہیٚ یژ ھوتہٕ کرد

مےٚ ءستی۔"

بادشاہَن دِتُس جواب "اچھا۔ یہِ گوو منظوٗر۔ مگر شیٖنہِ دوٚہی واٗتی زِ واپس، پتھہٕ کٔنی آو طوطہٕ آزاد کرنہٕ تہٕ تٔمی تُج فورن وُپھ تہٕ ژوٗل۔ یہِ اوس نہٕ وُنہِ زیادٕ دوٗرتانٕ وُڈیوٗمُت زِ تٔمِس سٕمکھی بہہ ساس طوطہٕ یِم یکہِ وٹہٕ اٗکس اَندس کُن وُڈان اٗسی۔

"ہے ٹھہِرو، ٹھہِرو۔" بادشاہ سٕندی طوطَن لاٗیگھ کرکھ "توٚہی کوٗت چھو گژھان؟"

تٔمو وۄنُس "یارا۔ اٗسی چھِ اٗکِس زُوِس کُن وُڈان ییٚتہِ اکھ شہزاٗدی اَسہِ نابد تہٕ موٗختہٕ چھےٚ کھیوٚن دِوان۔ وولہِ اَسہِ ءستی تہٕ کر اَسہِ ءستی مزٕ۔"

طوطن تہِ موٗن تہٕ رلیاو تِمَن ءستی وُلی وُلی واٗتی تِم اَتھ زُوِس منٛز تہٕ تَتہٕ آو یِمَن ءستی سےٚ وبو ہار گرنہٕ یہِ زَن جاناوار ووٗنمُت اوٚسُس۔ ییٚلہِ کھٔمن چِن موکلوٗ وکھ کھبتھ تہٕ باتہٕ جاناوار لگی اَتہِ نیرنہِ تہٕ بادشاہ سٕندی کوترن لوٗگ بمار آسنک ڈانب تہٕ کاڈ کٔڈِتھ روٗد پتھرِ س پیٹھ۔

"اے خوبصورت طوطہٕ، ژےٚ چھیا خاٗرے" اٗمِس کُن یوان ووٚن شہزادِ "کیاہ ڈلیل؟ دود چھیا؟ وولہٕ مےٚ ءستی۔ بہ والےٚ ژےٚ تہٕ ژٕ گژھکھ وُلی وُلی دُبارٕ ٹھیک۔" اَمہِ پتہٕ نوٚ یہِ شہزادِ محل خانس منٛز تہٕ اٗمِس کیٚتھ بنوٚون اکھ لوکُٹ اول تہٕ پانےٚ اٗسس واتان۔ تٔمہِ دِتی اٗمِس وار یہہ موٗختہٕ تہٕ نابد مگر طوطہٕ اوسنہٕ یِمَن بلکل تہِ مازان۔"

طوطن ووٚنُس "اے شہزاٗدی ژٕ چھکھ رٕژ تہٕ نیک۔ ژٕ چھکھ اَسہِ موٗختہٕ تہٕ نابد

دِوان۔ مگر میوٚن آغہٕ، یُس سبٹھاہوٚ ڈ بادشاہ چھُ تہٕ ییٚمی ہٕنٛز سلطنت پٔربتھ لٔدِ دوٗر تام
چھےٚ شمالہٕ پیٹھہٕ جنوب تانٛی تہٕ مشرقہٕ پیٹھہٕ مغرب تانٛی تہٕ ییٚمی سُنٛد یہِ زوٗتہٕ چھُ یدوٗ
ژےٚ اَمیک پتاہ تہٕ چھیٚ نہٕ۔ سُہ چھُ جاناوارن موختہٕ تہٕ نابد چھکان۔ کاش سُہ زانہٕ ہن
ژٕ! کاش ژٕ کرہکھ تِتھس بڈِس بادشاہس ستّی نیتھر۔ تِکیازِ اَے شہزادی ژٕ چھکھ
لایق تہٕ سُہ چھُ ژےٚ لایق۔

طوطہٕ ہٕنٛز وِگتھو حاَران سپدِتھ گیہِ شہزادی بادشاہس نِش یُس تَس مول
اوس تہٕ تَس کوٚرُن التجا زِ سُہ دِیِن تَس اُمِس بادشاہَس نِشہِ گرٛھنگ تہٕ بییہِ ہرگا سپدِیا
تہٕ تَس ستّی نیتھر کرنک اجازت۔

بادشاہن وَنُس "بہٕ ہیکےٚ نہٕ ژےٚ اَتھ سفرس پیٹھ گرٛھنگ اجازت دِتھ۔
وَن گوو بہٕ لیکھہٕ اُمِس بادشاہَس چِٹھی تہٕ سوزَس اُمِس طوطس اَتھہٕ۔ بہٕ لیکھہ
بادشاہَس زِ سُہ ییہِ کھاندرٕ خاطر خاص دوہہٕ پانہٕ یور ہرگاتہٕ سوٗرےٚ پوٚز چھُ یہِ طوطہٕ
ونان چھُ تیٚلہِ ییہِ بادشاہ ضروٗر یور۔ کھوژمہٕ، بہٕ گرٕ چانہِ کھاندرُک انتظام۔"

شہزادِ مانٛی یہِ گتھ تہٕ طوطہٕ آو فورن پنٕہٕ نِس مالکس نِشہِ کھاندرُک یہِ تجویز ہتھ
روانہٕ کرنہٕ۔

پانٛژِم دوہ اوسن موکلُن ہیوٚ تمُت زِ طوطَن کوٚر اَتہٕ وُڈوتہٕ ووت بادشاہس
نِشہِ تہٕ ترٛاوُن یہِ چِٹھی۔

"ژٕ ووتکھہٕ برابر وقتس پیٹھ" وَنُس بادشاہَن۔

جانوَرن وَنُس ہکہٕ "بادشاہ صاَب۔ بہٕ چھسے ژےٚ زاژٕ پارٕ کران زِ منٛہ

کرتہٕ کھَش مےٚ چھُنہٕ ژٕنے ءستی یا چأنس شأہی گھرانس ءستی کانٛہہ غلط کوٚرمُت۔ چانہٕ محلہٕ چوٚ زنانو پرٛژھ مےٚ زِ یٔہ کیاہ چھُس تٔمِن متعلق سوچان تہٕ مےٚ دِیُت جواب۔ بادشاہ صأب مےٚ وۄن نہٕ کہنٛہ تہٕ اَپُز۔ مےٚ چھُ یقین زِ یِنہٕ نو رانو منٛز کانٛسہٕ اَکی ہنٛدِ اچانک ہونٛگ یِنہٕ کنٛہ کرِ ونہٕ توٚہی تٔمی سُنٛد ل بول بجاہ اَنِنہٕ خأطرٕ مےٚ قتل۔ ہرگا وۄن تہٕ آسہِ ہےٚ یٔہ اَنہٕ ہَن تس بدلہٕ توٚہہِ خأطرٕ تٔمس کھوتہٕ سبٹھا زیادٕ خوبصورت زنانہٕ۔ زٕ توٚیہٕ چھِو یوسہٕ مےٚ دُنیاہچہٕ سبٹھے زیادٕ خوش یِنہٕ شہزادٕہنٛدِس مأکی ہنٛدِ پیٹھہٕ اَنٛی منٛز چھےٚ یتھ منٛز تٔمی پننہِ کورِ ہُنٛد اتھہٕ تہنٛدِس اتھس منٛز دِنہٕ خأطرٕ التماس چھُ کوٚرمُت تہٕ قبولیت چھےٚ منٛجمرٕ۔"

اَمہِ پتہٕ وۄنس بادشاہَن "ژٕ چھُکھ صاف پأٹھی کتھ ونان تہٕ ہمیشہٕ چھُکھ دیانتدأری ورتاوان روٗدمُت۔ یٔہ کرِ ے نہٕ ژٕنے کھَش۔ یہٕ مانہٕ چأنی یہ کتھ تہٕ اُمس شہزادٕ ءستی کرٕ کھاندر۔ مگر یٔہ کتھہٕ کنٛی والہٕ تتھ جزیرس یتہٕ یم روزان چھِ۔"

طوطن وۄنس "سُہ غم مہٕ ہیٚو۔ مےٚ چھُنہٕ سوچنہٕ کرنہٕ ورأے توٚہہِ یہ کتھ وۄنی منٛز۔ ہرگا توٚہی تٔمس فقیرس یہ حُکم کٔڈِو زِ سُہ سوزِ توٚہہِ سُہ بچھِرٕ یمیک تٔمی توٚہہِ وعدٕ چھُ کوٚرمُت تیٚلہِ ہیکہِ یہ سفر سہل پأٹھی پوٗرٕ کرنہٕ یتھ۔

"سبٹھا جان" بادشاہَن وۄنس تہٕ امی وِزِ دِتُن حُکم زِ سُہ بچھِرٕ گژھہِ اَنِنہٕ یُن۔

اُمس چار پاہ ہنٛدی موٗللی صفت نہٕ زانِنہٕ کنٛہ سوٗزیہٕ فقیرَن کُنہِ تہٕ لیت ولعلہٕ ورأے۔ سُہ اوس اُمیر ہٕ تٔمس کتھ لگہِ ہےٚ وۄنی یہ؟ تہٕ تِہنٛدِ کنٛی اوس یہ تٔمی ہنٛد بن احسانَن

بدلہٕ سبٹھا لوکُٹ مدد۔

تہٕ یتھہٕ پأٹھۍ کھوٚت بادشاہ گُرِس تہٕ طوطہٕ ستۍ ہتھ دژاوأتھ زوٚس گن۔ییلہٕ بادشاہ سمندر بٹھس پیٹھہٕ ووت تہٕ اَتہٕ گژ بژ وُنس آبس پیٹھ نظر پیٚیس تس کھوٚدِن تژ اس تہٕ واپس پھیرنس اوس تیار۔

تمۍ پرژھس "اَسۍ کتھہٕ کٔنۍ ہیٚکو آبس تٔرِتھ۔"

طوطن ووُنس "کنہٕ مُشکل ورأے ییمس پچھیرس توٚہۍ کھٔسِتھ چھوٚ سہٕ چھِنہٕ معمولی جانوراہ۔ أمِس کھٔسِتھ ہیٚکو توٚہۍ گن تہٕ وأتِتھ۔ مہ کھوٚژِو تہٕ والیوٚن یہٕ بچھِم آبس۔ یہٕ ترِتھے کٔنۍ آسأنی سان آبس پیتھہٕ کٔنۍ خوشکی پیٹھ پکان چھُ۔

طوطہٕ سٕنز دُبارٕ یقین دِہأنی پتہٕ کوٚر بادشاہن یی تہٕ فورَن ووت زوٚس پیٹھ۔ زوٚکی بادشاہن کوٚر تَس زبردست استقبال تہٕ شہزأدی اُس تیژ خوش یوٚت تہٕ بیانہٕ ہیکہٕ سپدِتھ۔

تَس وُچھتھے گیہٕ سو بادشاہس ٹاٹھ تہٕ ووٚنُن زِ کھاندر گرٕشہٕ یوٚت پلہٕ تیوٚت جلد سپدُن۔ سأری اُسۍ ہم خیال اَمہٕ کٔنۍ آو کھاندر جلدٕ ے کرنہٕ۔ پژ بتھ کانہہ کأم وأژرٕ تی پأٹھۍ انلد تہٕ اَمہٕ پتہٕ دژاو یہٕ بوٚڈ بادشاہ تہٕ مأری منز شہزأدی اَتہٕ۔

تمۍ دوشوٚے کھٔتۍ أمِس پچھیرس تہٕ طوطہٕ روٚ دییمن بژ وٚنہہ ییمن وَتھ ہاونہٕ خأطرٕ وُڈان۔ سُہ دژاونہٕ تمہٕ وَتہٕ ییأری ییم آمتۍ اُسۍ بلکہٕ دژاو بدل وَتہٕ یتھ منزٕ کھ غأر آباد ژواوس۔

بادشاہن ووٚن "بہ دِمہا یتھ تھکہٕ ہنا۔ بہٕ چھُس سخت تھوٚ کمت"

جانوَرن وۄنُس ''نہ۔ نہ۔ تہٕ مَتہٕ کرتہٕ۔ تِکیازِ ییٚتھ چھُ بڈٕ خطر۔''

بادشاہَن وۄنُس ''مہ بر پرواے۔ بہٕ ہیکہٕ نہٕ تھٲکھ دِنہٕ ورأے اَکھ قدم تہٕ کڈِتھ۔ رژھاہِنٛد رِزولہٕ ہِش کرِتھ پکوأسی بییہٕ بڑونٛھ کُن۔''

اَمہِ پَتہٕ کھٔتی بادشاہ تہٕ تسنٛز آشنٛز زُوِس پٹھ تہٕ ترٛاۄکھ ہِنٛدر۔ طوطہٕ بیوٚٹھ نزدیکھے اَکس کُلیلنٛجہِ پیٹھ اورٕ یورِ نظرِ گزرِ۔ اَکس گانٛٹس لنٛد رلنٛد رہیوٚ ووتِ اُتھ زُوِس نِش اَکھ سندری جہاز تہٕ اَمکی سربراہیُس اَکھ بارسۂ سوداگراوس بیلہٕ اَتہٕ نفر جوراہ شوٚنگتھ۔ وُچھ سہ وۄتھ یہٕ وُچھنہٕ خاطرِ زِیم کَم چھِ۔ رلنہٕ ہُنٛد حُسن وُچھتھے لُج تَس دِلس تھپھ تہٕ نیٚن سو پَتہٕ نِس جہازس منٛز۔ تمہ نیوٚ یہِ پھیرِ تہٕ تہٕ بادشاہ ترٛوون اَتی ہِنٛدرِ منٛزے۔ طوطن وُچھ یہِ سأرُے کینٛہہ مگر سہ کھوٚت کانٛہہ خبرٕ دأری کرنس تِکیازِ تمی سوٚنچ زِ سوداگر گوٚژھ نہٕ اَمِس بنٛدوقہٕ سۭتی مأرِتھ ژھُنُن۔ یِتھہٕ کنہ وۄڈاو یہِ جہاز مُلکانہٕ تہٕ پھیرس سۭتی ہیتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ وُزنو وطوطہٕ بادشاہ۔

بادشاہَن وۄنُس ''میانہِ طوطہٕ، کاش مےٚ آسہِ ہے چوٚن موٚمت تہٕ ییٚتھ آسہ ہاوِنہٕ ٹھٔہر یوٚمت! بہٕ کیاہ کرٕ وۄنی ییٚتہِ چھُنہٕ کھنبس کیٚتھ تہٕ کینٛہہ۔ ییٚتہٕ چھُنہٕ ییٚتھ جانوراہ تہٕ کانٛہہ یُس مےٚ سوٚ درس تار دِیہِ۔ وۄنی کیاہ کرٕ۔ مےٚ وَن، اگر ہیٚکہٕ تہٕ مےٚ کر مدد۔''

جاناوارَن وۄنُس ''وۄنی چھُ ژےٚ نِش اَکے چیز کرنہٕ خاطرِ۔ ژٕ تُن یہِ گل تہٕ ترٛاوُن آبس تہٕ پَتہٕ لاے پانہٕ تہٕ سمندرس ووٚتھ۔ اَدٕ پَتہٕ یوٚت ژےٚ گل واتناوی تہٕ توٚتہٕ تہٕ چھُ خدایس تانی۔ اَمہِ ہُرِیمانہٕ چھُنہٕ مےٚ کہنٛہ تہٕ پتاہ زِ ژےٚ کیاہ پزی

کرُن۔"

لہذا ژۆ‌ٹ بادشاہَن گُل تہٕ کوٚرُن تی یہِ جاناوارَن وۆنُس۔ خدایہ ہٕز
مہربانیہِ اوس اَمہِ ساعتہٕ اَکھ بۆڈ شاہپاۓزسمندرپیٹھی وُڈان۔ گُلس پیٹھ نظر پیتھ دۆ
سُہ آیِہ تہٕ نیۆن یہِ بادشاہ ہیتھ تُلتھ۔ شاہپاۓزن واتنووِیہِ گُل أکِس جنگلس منز تہٕ دِتن
أتی دأرِتھ۔ بتہٕ کنٕہ بچاو بادشاہ۔

وفادار طوطن وۆنُس "ٹھہٕر وۆنی ییٚتی۔" أمی اوس تہٕ سوٗرے وُچھمُت یہ
سپُد۔ بییہِ وۆنُنس "یتہِ ییمہِ جایہِ اورٕ یوردٕ لگھ۔ بہٕ نیرَ ے تہٕ ژھانڈن رأنی تہٕ پھیرِ
پتہٕ ییمہِ دُبارٕ یوٚتے۔"

بادشاہَن کوٚرُس وعدٕ۔ سبٹھا اورٕ یور ژھوٚنڈ ژھور دِتھ لُب طوطن یہ
خوبصورت رأنی۔ سوٚ أس سوداگرَن پٔنُن گرٕ نیمٕژ تہٕ سوٚ أس اَتہِ أمی ہٕنٛزسائیس ہٕنٛز
أمِس سٟتی روزان۔ بیلہِ تَمہِ طوطہٕ وُچھ، تَمہِ دِژ خوٚشی سٟتی کرہکہٕ۔

"ژٕ کتہِ اوسکھ؟ میوٚن خانہٕ دار کتہِ چھُ؟ سُہ چھا ے؟ مےٚ وَن جلد جلد"
تَمہِ وۆنُس۔

طوطن وۆن تَس سأرُے کینٛہہ۔

"نیر پھٹا پھٹ واپس" تَمہِ وۆنُس "تہٕ تَس وَن میأنی سأری حالات۔ زِ
ییم لال جوأہر تہٕ ییم دِمُس۔ تَس لگن ییم ضرورت کھین چن مُلی اَننس۔ تَس وَن جلد
جلد یوروا تُن تہٕ پتہٕ بَن تیٚمس سوداگرسُند سائیس تہٕ تَمہِ پتہٕ ہیکو أسی دۆنوَے پھیرِ
کھٔسِتھ بییہٕ ژلنس منز کامیاب سپدِتھ۔ پھیرِ کھٔسِتھ ہیکہِ نہٕ کانٛہہ اکھا تہٕ أمِس نہٕ

آبس منز تہٕ نہ خوشکی پیٹھ بڑ ؤنہہ گژھتھ۔ طوطہٕ دژ اوتہٕ ؤنن بادشاہس مُلکہ ہندک حالات تہٕ وۄنُس ژٕ کرجلدٕ ے تَس موکلاوِتھ اَنُنہٕ خاطرٕ۔ بادشاہ گو وتیار تہٕ کینژن دۄہن اندرووت سوداگرسُند گرٕ۔

ہاے تِم کِتیاہ خوش گۓ اَکھاَکس سمکِتھ۔ تِمن اوس باسیوٚمُت زِ تِم گۓ اَکھاَکس نِشہِ ہرہمیشہٕ خاطرٕ ژھینہٕ مگر خدایَن کٔرِ کھ مہربأنی تہٕ دُبارٕ سمکھی اَکھاَکس۔

شامَس بأگ گٔژھتی بادشاہ تہٕ تِمی سٕنز ماأرمٕنز مہرٕ ژٕ اَمِس پھیرس تہٕ ژٔلی اَمِس عجأیب پھیرِس کھٔسِتھ اَمِہ شہرٕ نبر۔ طوطہٕ روٗد یِمَن بڑ ؤنہہ بڑ ؤنہہ یِمَن وَتھ ہاونہٕ خاطرٕ وُڈان۔ کیٚہہ کالی واأتی تِم بادشاہ سٕندِس مُلکس منز۔ لُکھ دژاے یِمَن زبردست پأٹھی وایان تہٕ گژ ایان استقبالس۔

اَمِہ پتہٕ روٗد بادشاہ مَرن گرِتانی خوش پأٹھی زندگی گزاران۔ طوطہٕ آو وزیرِ اعظم بناونہٕ تہٕ اَتھ سلطنژ سبٹھاہ پاپرجأیی تہٕ عزت پژاونہٕ خاطرٕ کوٚرُن سبٹھاہ زیادٕ مَددیٚمہِ کِنی سو سبٹھایَژ کال تانی مشہوٗر روٗز۔

(راوی: قادرامراکدل سرینگر)

پزٕ کنٕز چھکھ دانا بینا

اکہِ دوہہٕ اوس اَکھ پڑھِ روٗستے نفراأ کس ڈٔوٗنٕ گُلِس تل ہیتھ تہٕ
اوٗسس اَکھ پأرِم الکہٕ کُلاتہٕ۔

یَزٕھہِ روٗسی أمی شخصن گرہیوٗ رگن نظراتہٕ ننشوٗنکی پأٹھی وٗنن "ہاے خدایہ
گتھ پِھتھ یتیس بڈِس کُلِس یمہ لوٕکٕڑ مؠوٕتھاوی متی تہٕ اُولین لوکٹین کُلین چھ مؠوٕزر
والان۔ ہرگاہے یتھ کُلِس یمہٕ پأرِم الکہٕ آسہٕ ہَن وَسان تہٕ الکہٕ کُلِس ڈٔوٗنٕ۔ تہٕ اُ
کتھا۔ ئہ ونہا اہنسا چھکھ دانا۔

أتھی منز پیوٕ کُلہِ پیٹھہٕ اَکھ ڈٔوٗ ناتہٕ پیوٗس سیوٗ دُے گلَس پیٹھ۔ اَتھ ڈٔزٕ ہس
دَگ۔ اَدِ لوگن وَنن "پزٕ پأٹھی چھکھ خداے۔ داناتہٕ بینا چھکھ" ہرگاہ یتہٕ تھدِ گلس
پیٹھ پأرِم اَل بیپہٕ ہے مے آسہِ ہے أتی زُو دژ امُت۔ چانہِ دلنأیی، چأنس طاقتس تہٕ
چأنس رٕژرَس واتہِ نہٕ کانٛہہ۔ یہٕ ژٕ زانکھ تہِ زانہِ نہٕ کانٛہہ۔"

(راوی: وٕنجہِ بیاریک اَکھ زمیندار۔ بقول مصنف تمس وٗن أکر جرنٕ
دوستن زِیہِ ڈٔلیل چھے تہٕندِ مُلکس منز تہِ رأتج۔)

☆☆

I

اکہِ دوہہِ صُبحاے دژاو اَکھ گریوٗس گرِ بیٚٹھہِ کامہِ خاطرٕ تہٕ ستی آسُس دوہَس کھیٚنہٕ خاطرٕ لنگوٗٹہِ وٗلتھ داہ ژوچہِ۔ سُہ اوسنہٕ وُنہِ گرٕ نشہِ زیادٕ دوٗر روودمُت ژِتس باسیہِ سخت بوچھِ تہٕ اوے بیوٗٹھ پتھر تہٕ لاجن ژوچہِ کھیٚنہٕ۔ اَکھ، ز، ترٚے، ژور ژوچہِ موکلاوِن کھیٚتھ مگر بوچھِ ہمیٚیس نہٕ۔ اَمہِ پتہٕ کھیٚین پاٗنژم، شیٚیم، سَتم تہٕ اُٹھم ژوٗٹ تہٕ مگر توتہٕ اُسُس بوچھِ۔ بہرحال سُہ ووٗتھ تہٕ دژاو۔

پانسے ستی سوٗچُن "یہٕ کیاہ گرِ ووٗنی مے پزن نہٕ یمہٕ ژوچہِ کاٗم شروٗع کرنہٕ برٛونٹھہ کھیٚنہٕ۔ ہرگاہ تہٕ گرِ پتہٕ کیاہ کھیمہٕ یہٕ دوہَس۔ مگر مے آیہٕ نہٕ وُنہِ یڈ۔"

تَتھ پتہِ سوٗچُن تہٕ گوو بےکارٕ۔ بوچھِ ڈاٗلتَس پٔز تہٕ گریوس بیوٗٹھ بیٚیہِ پتھر تہٕ کھیٚین باقی زٕ ژوچہِ تہٕ پتہٕ سپُد سیر۔

"افسوٗس،" تَمہِ ووٗن "یہٕ کیٚتھ بےوقوف چھُس مے کیاز کھیٚنہٕ نہٕ یِمے زٕ ژوچہِ گوڈنیتھ۔ ہرگاہ مے تہِ آسہِ ہیے کوٚرمُت مے آسہٕ ہَن وُنی کیٚس لنگوٗٹہِ منز اُٹھ ژوچہِ موٗجوٗد یمہٕ یہٕ دوہَس کھیمہٕ ہا۔ ووٗن لگم دوہَس بوچھِ۔"

أمِس بیقلس اوس باسان زِیمہٕ اُٹھ ژ دچہِ تُمہٕ گوڈ کھینہٕ تمو کوٚرنہٕ تیشز پیٚچہ
ژٕلراونس مٔنز کانٛہہ مدد۔

(راوی: پنڈت آنند کول۔ زأنہٕ کٔدل سرینگر)

☆☆

II

سرٚکہِ ڈٕنڈِس کُن أسی داہ گرٛ یسی ووہٕ ڈنی یم ودان أسی۔ تمن اوس باسان زِ
اَسہِ مٔنز رووُس تانٛی اَکھا وَ تے تِکیا زِ یُس اَکھ یمو مٔنزٕ گرٛ ژند اوس کران تَس أسی نٕوے
یِوان۔ لیأ ری دژ اوا َکھ سریہِ ہُنٛد شخصا تہٕ تُمی پرٛ ژھنکھ ”ہے۔ توہہِ کیاہ ڈٕلیل چھےٚ؟“
گرٛ یستبہ وۄنُس ”ہتہٕ خُفس أسی دژ ا یے گرِ داہ نفر مگر وۄنی چھِ أسی نٕوے۔“
سریہِ باشس توٚ رئٕ لی فکرِ زِ یم کِتیاہ بیقل چھِ۔ سارنٕے اوس گرند کران پانٕ
پنٕن پان گنٛز رُن مشان۔ اِ کنی وۄن تُمی یمن زِ توٚہی وأ لِو سأری پننہِ ٹوپہِ گلو پٹھہ تہٕ تم
تھأویو کھ پتھرِس پیٹھ۔ تمو کوٚر یی تہٕ گرہکھ گرٛ ژند۔ یمہٕ آسہٕ داہ۔ اَمہِ پتہٕ باسیاو تمن زِ
أسی چھِ برابر داہ تہٕ کھرٛ کھوأنج۔ مگر یہِ کتھہٕ کنٛز سَپد تہِ ہیکی نہٕ تم وٕنتھ۔

(راوی: پنڈت آنند کول)

☆☆

III

گرٖہٕ ستا اَکھ گوٗ اٮ۪کس ولنہٕ وٲلس نش اٮ۪کس پٔنٛسس مَرٕ ژمٕلی اَنہٕ۔ وانہٕ وٲلی دِژٕس اَکھ مرٕژ موٗٹھا۔ سۆچن زِیہ کوتاہ چھٮ۪ی تہٕ اَمہٕ کٔنٛز یوٗرٕن سورٕے پَنہٕ نِس بُڈِس چاٲنٹس تہٕ پَتہٕ وَہرٲوِن پٔنٛنٕ وتھرن (پچ) تہٕ ووٗنُن "یہ چھُ ٹیوٗ ٹھے پہن مگر توتہٕ نہٕ پرواے ــــ مےٚ کھوٗلُن ڈٕلی ڈٕلی اکہِ پٔنٛسک وَزُن۔

(راوی: پنڈت آنند کول۔ زٲنہٕ کدل سرینگر)

IV

گرٕہٕ ستاہ اَکھ اوس ہمیشہِ خدایس منگان زِمےٚ سوزتن اَکھ گُر۔ اکہِ دوہہٕ اوس سُہ وَتہِ پکان تہٕ دِژٕن زورٕ کربکھا۔ "خدا صاٲبو مےٚ سوزتہٕ اَکھ گُر" اَمہٕ وِزِ اوس اَکھ پٹھان اٮ۪کس مأدِیانہِ کھٔسِتھ پکان تہٕ تِتھے سُہ اٮ۪مس نشہِ ووٗت مأدیانہٕ پیٚایہٕ۔ بچھیرٕ ہیوٚ کنہٕ ڈٕلی ڈٕلی پننہِ ماجہِ پَتہٕ پَتہٕ برابر پٔکِتھ۔ اَمہٕ کٔنٛز ٲسی ظٲلم پٹھانَن اٮ۪مس گرٕیستِس زبردستی زِ سُہ پکناوِن اٮ۪مس بچھیرس پانس ستۍ گرٕ ــــ یلہِ سُہ (گرٕیوٗس) اور

دوت سُہ اوس اَمہِ بارٕ سٕتی تھوٗ کمُت تہٕ اَمہِ کٔنز بدلوٗن پٔتُن سوچ تہٕ ؤنُن ''خداصاب مگرٕ مےٚ دِمعافی بہ دِمےٚ ژٕ ےیہِ واپسے ۔ مےٚ گرشھٕ نہٕ ؤنی گُر''۔ یی ونان ترٛاوُن یہِ بچھیر پتھر تہٕ دژ اواَتہِ۔

(راوی: پنڈت لال چند۔ کھنمو ہ پرگنہ وہی)

☆☆

V

اکتوبر رتَس منزٕ آوٕ اَکھ گاٗمی کپَس کِنٕنہِ شہر۔ یہِ اوس گوڈٕ نکہِ پھِرِ شہر آمُت۔ سُہ ییلہِ بازرٕ منزٕ ی پکان اوس تٔمی وُچھ زِ سوٗنرٕ اَسی پوٗتَس پتھ سونہٕ وَس نارس ترٛاوان نہٕ پَتہٕ سیٚوٗ دُے تَم کِنان۔ تٔمی سوٗنچ ''اَتھ منزٕ چھےٚ کیاہتانی چال بٔتہٕ کیاہ زِ کرنہٕ یی۔ ہتزٕ یہِ کپَس کِنٕنہٕ خاطرٕ کیاہ زِ پھیرٕ ئہ دربدر ییلہِ زٔن ئہ تہٕتھے ئکٔنز خریدار تنبلاوِتھ ہیکہ۔'' یہِ کٔنز گو وُسہ کھارٕ وانس منزٕ تہٕ پٔنٕز کپسہِ پھوترٕ دِژٕن نارٕ بچھِ منزٕ دأرِتھ تہٕ روٗد پرٛاران۔ اَدِ کیاہ کپسہِ گو وأتی سوٗر۔

(رأوی: پنڈت لال چند کھنمو ہ)

☆☆

VI

سرینگر شہرس منز چھےٚ اکھ کہاوت "روپے چھےٚ روپین گنے گڑھان" تہٕ زَن گوو تِتھٕ کنٛہ زِ "روپیی چھےٚ روپیہٕ کموان۔"

اکہِ دوہہٕ بوٗزاْ اکی بیقل گرٛیسی یہٕ کہاوت تہٕ یہَے کتھ بیٹھس دِماغس منز۔ سہ گوو اکس ساہوکارٕسنٛدِس وانس منز بیٛتہٕ تٕمی کر روپہٕ تہٕ تٕژامہٕ سکن ہٕنٛدی زٕ تٕرٛےٚ ڈیرٕ وٕچھ۔ تٕمی ترٛاو روپے اکس لبہِ کھرٕ کہِ منز تہٕ روٗدو نان۔ "ڈٕلو ڈٕلو روپیو۔ ڈٕلو میانہِ روپیہِ نِش۔" اتھی حالس منز ترٛاو اْمی بیقلن پننٛی روپے تِتھٕ اندر زِ یہٕ گیہٕ کھرِ وانس منز تہٕ وٕاژ ساہوکارٕسنٛزٕن روپین منز۔ اْمی کوٗر رَودنا تہٕ گوو واپس گرٕ۔

اَمہِ پَتہٕ کیٛنہہ کالا گژھِتھ سمٕکھ تَس سُہ نفر یٚمی تَس یہٕ کہاوت وٕنٛی مٕژ اْسا تہٕ وٕنٛنس زِچون وَنُن رٕتھہٕ کنٛہ دٕژ اواپٕز۔

اوٕر وٕنُس تٕمی "بِلکُل نہٕ۔ مےٚ وٕنٛمے ژٕےٚ ٹھیک۔ چاٛنٛی روپے گیہٕ ساہوکار سنٛزٕن روپین نِش۔ تِمہٕ آسہٕ زیادٕ توےٚ رٕکنٛ اوس تِمن زیادٕ طاقت۔"

(راْوی: پنڈت لال چند کھنموہ)

کرم یا دھرم

یہِ اوس اَکھ برہمنایَس نہٕ نیچُو اوس تہٕ اَمہِ کِنہٕ اوس سخت پریشان۔ سُہ اوس دوہَس راتس دَیس منگہٕ منگ کران، سادن اوس سبٹھا دکھشنا دِوان تہٕ منچ خاہش پوٗرٕ سپدنہٕ خاطرٕ اوس مندرن بڈٕی بڈٕی دان دِوان۔ اُخرس تہٕ زاو تَس اَکھ نیچُو۔ گرس منز آیہِ سخت خوٗشیہِ مناونہٕ تہٕ برہمَن آے اَتھہِ وۄتھ ترٕ اُوِتھ رنگہٕ رنگہٕ نذر و نیاز بأ گراونہٕ۔

لڑکہٕ ووت بہہ وُہر تہٕ آو سکول سوزنہٕ اَمہِ پتے مۄ دیہِ برہمَن۔ اَتھ ستی پیٚو لڑکہٕ بیمار تہٕ وار یہَن دوہَن ووت قریب المرگ۔ یہِ اوس اُکِس غریب زنانہٕ تہٕ ماجہِ ہنٛدِ خاطرٕ سبٹھا تکلیفک وقت۔ تٔمس اوس خانہٕ دار رووُمت تہٕ وۄنی اوسُس نیچُوتہٕ قبرِ بٹھِس پیٹھ۔ "واے بھگوانہٕ، کرتہٕ دیا تہٕ بچراوتَن، کرتہٕ دیا تہٕ بچراوتن" سو اُس مُتوأترٕ ونان۔ تٔمی سُنٛد دُعا گوو قبوٗل۔ اَکھ جوٗگیا پیوٚ تَسُنٛد گرٕ وأتتھ تہٕ تٔمی کوٚر س وعدٕ زِ ہرگا سو تٔمی سٕنٛدِ بن ہدایتَن پیٹھ عمل کرِ تیلہِ بچہِ تَسُنٛد نیچُو۔

"گرٕ ھان گاڈٕ تہٕ ڈٕلی ڈٕلی رَنٛگھ تم"، تٔمی وۄنُس۔

تٔمی بأ گراوِیم گاڈٕ ترٕ بن ہِصَن منز۔ اَکھ ہِصہٕ کھیوٚن پانس، دوٚیم ہِصہٕ دِتُن

أمِس برہمن بایہِ تہٕ ژِ یمس ہِسس پُرن کیٛنٛہہ منترتہٕ سوٗزُن بیمار لڑکس۔ گاڈٕ کھبتھ گوویہِ لڑکہٕ ٹھیک۔

ییٚلہِ اَمہِ پتّن نیٚچو ٹھیک سپد ان وُچھ تمہِ لوٗگ تیوٗت شُکرٕ کرُن ییٚنہٕ وَنس منٛز ییٚتھے ہیکہِ۔ تمہِ ژٕ دوجوٗگی ہندبن کھورن پیٹھ پتھرِس پیٹھ پان تہٕ کوٗرنس زارٕ پارٕ زِ اَسہِ ژٕ آوِتھ ییٚنہٕ زانٛہہ نیرَ کھ۔ "ژٕ روزتہٕ اَسی سٕتّی"

سوٗرُ زِس ونان "اَسہِ چھُ کیٛنٛہہ مگر چاۓٚنی۔ کٔنی کرِ اَسہِ پرمیشوریاٗ زی تہٕ بَنہِ برکت"۔

جوٗگی ووٗنس درجواب "نَہ برغم۔ تُہند ییٚنہٕ وول وقت آسہِ نوٗوے نوٗ وتہٕ خوشحال۔ مَہ ہے کانٛہہ غم۔"

اَمہِ پتہٕ کیٛنٛہہ دوٗہی لوٗگ جوٗگی اُمِس لڑکس کیاہ تانٛی سورمہٕ تہٕ لڑکس آیہِ پکھہٕ تہٕ سُہ لوٗگ جانا وارن ہندی پاٗٹھی وُڈنہِ۔ اَمہِ پتہٕ ووٗن تَس جوٗگی زِ ژٕ گژھ بادشاہ ہندِس خزانس پیٹھ۔ دارِ کٔنی اَژِ تورتہٕ یوٗتاہ ہیکَکھ تیژ دولت اَن تہٕ۔ لڑکن کوٗر یِی تہٕ انٛن تورٕ تیژٕ روپیہ ییژ ہِہندِ آرام سان روزنہٕ خاطرٕ یِمن مرنس تانٛی پوشہٕ ہن۔

شاہی افسرَن ییٚلہِ اَمہِ سٕنٛز ہُند پَے لوٗگ تِم سپدی سخت پریشان۔ اُتھی پریشانیہِ منٛز گٔے تِم بادشاہَس نِش تہٕ ووٗنہس تہِ سوٗرُے یہِ سپد مُت اوس۔ ژُرکرٕ ژوٗرٕ لبنہٕ خاطرٕ پژ بتھ کانٛہہ کوٗشش مگر تِم سپدی ناکام۔ اَمہِ پتہٕ گوو جوٗگی شاہی مجلس منٛز تہٕ بادشاہ سُند شرارت وُچھتھ کوٗرُن تَس یہِ وعدٕ زِ بہ دِمہٕ نے ژوٗر لبتھ۔

(برہمن بایہِ ہِندِس گرس نکھہٕ اکہِ جایہِ ہُند ناو دِتھ ووٗنُن) بادشاہ صاب

دِتِن فلأنی جایہِ زبردست دٕ ہ زالنٕک اجازت۔

بادشاہَن دِیُت اتھۄ پیٹھی یہِ عجیب حُکم تہٕ یہِ آو عملہِ منٛز اَننہٕ۔

ریٛہہ تہٕ دُہہِ ستی کلِ نیٖرِتھ دراولڑکہ گرِ تہٕ رٕو دا تھ نارس نِشہِ۔ مگر تِس باقٕے تماشہِ گیٖر نے ہندی پأٹھی اَتہِ وٕلی وٕلی اُچھ مۄران مۄران نیرُن۔ افسۄس، سُہ گو دیہِ گرِتھ۔ اُچھن مۄران مۄران وۄتھ تِمس سُہ سورمہٕ تہٕ سورمہٕ وٕتھتھے گیہ تِس پکھے غأب تہٕ تِتھہٕ کنٛز آو سُہ رٹنہٕ۔

"ہۄ کیاہ چھُ ژۄر! ہۄ کیاہ چھُ ژۄر! رٹیٛون یہِ" جۄگ دِژ بادشاہَس کُن کرنکھ یُس اُتی موجۄد اوس۔ یہِ لڑکہ تہٕ اُمی سٟز موج آیہ گرِمنٛز کڈِتھ ژھننہٕ تہٕ تم سپدی دوہدِش کھبنہٕ چنہٕ خأطرِ گرِ پتہٕ گرِ پھنس پیٹھ مجبۄر۔ وانہٕ وأل یس اُکس آوہُند عارتہٕ رۄٹُن یہِ لڑکہ مُلاٗ زمٕژ پیٹھ۔ یہِ لڑکہ اوس دُنہِ وانہٕ وألی ہٕے نِشہِ کأم کران یِیلہِ اکہِ دوہہٕ شامس اَمہِ مُلکُکی بادشاہَن پننہٕ زمأری منٛز کورِ بلاوِ تہٕ تِمَن پرٛژھُن زِ "گرم چھا بۄڈ کِنہٕ دھرم" لوکچہِ کورِ دِیُت گوڈٕ جواب زِ گرم چھُ بۄڈ مگر بجہ: شہِ وۄنُس دھرم۔ یِیلہِ تِمی یِہندی جواب بۄزی تِس کھوٚت لوکچہِ کورِ ہُند سخت شرارت تہٕ اِہ کنٛز دِژن سوأر ہے ژرِ کٕٹِس نیٖترِی یُس وانہٕ وألس نِشہِ مۄہنِوی گری اوس کران۔

"ژے دِتھ نایہِ جواب۔ وُچھتہٕ وۄنی پننہٕ کتھہِ ہُند نتیجہ" بادشاہَن وۄنُس۔

یہِ اوس اُمس جوان شہزادِہِنٛدِ خأطرِ اکھ کرۄٹھ تجربہٕ زِ سوأس دۄہ دہس ہتھ اِنٛدِ رکتان تہٕ یہِ کم قلیلاہ سوتہٕ تُنٛد غریب رون زینان اُسی تِتھی پیٹھ اُسی زچہٕ تہٕ میٛچہِ ہُند گزار کران۔

اَمِہ باوجوٗد اُس تَس پَنٕنِس عقیدس پٮ۪ٹھ پوٚر پڑھ تہٕ تَس اوس یہِ بُہتھ زِرٕ تی دوہ پھیرَن۔ سورٕی زٕ ہٮ۪تھے عبادت کران تہٕ صبر سان پڑاران مگر تس پیٚیہِ سخت جدوجہد گرٕنی۔

چھیکرس میوٗل تَس پنٕنہِ پڑھہِ تہٕ صبرُک انعامہٕ۔ اَتھ مُلکس منٛز اوس اَکھ ہٕتھ حوض زِیُس اَکھا ٹَتھ نکھہٕ گوٕ ھِ ہے سُہ اوس اوٚن گوٚھان۔ اکِہ دوہہٕ ژوکیہِ گتھ تانٛ گتھہِ پٮ۪ٹھ وانہٕ واٗلس اُمس برہمن کُڑ ہنٛز تہٕ سوٗزُن اُتھ حوض پٮ۪ٹھ آب اَنٕنہٕ خاطرٕ۔ لڑکس اُس نہٕ اَمِکہِ آنٛچ خاصیت پتاہ تہٕ سُہ دزٕ اوتور کُن۔ ییلہِ سُہ اوٚتھ واتُن ہیوٚتُن تہٕ حوضہٕ کِس اَکِس طرفس نِش واتھ گیہِ تَمِس لتہٕ آواز۔

''ہے گوٚبرا۔ مےٚ چھُ ژٮ۪ پٮ۪ٹھ سخت عاریوان۔ ژٕ کیاژِ آکھ یور؟ ژٮ۪ چھی ناپتاہ زِیُس اَکھا یٮ۪تہِ آب چھُ نوان سُہ چھُ اوٚن گوٚھان۔''

''مےٚ چھُنہٕ کہنٛی پتاہ۔'' لڑکن دِتُس جواب ''بہٕ سوٗزنس ماٗلکن تہٕ دوٚیمِ اَتہِ اَن آب۔''

ظاٗلم انسان۔ تَمِس چھُ کیاہتام زہر چون۔ووٗنی گووٕبہٕ واتناوے نہٕ ژٮ۪ کانٛہہ آزار۔ بَر پٮ۪ٹھن بانہٕ تہٕ نہٕ سُہ ماٗلکس۔ مگر ستی کریہِ کاٗم زِاتہِ ٹُل سِکیہِ رَژھاتہِ تہٕ سوتھاو پھیرن لونٛچہِ گنڈِتھ تہٕ خیال تھاوکھ زِ تُھنہٕ اَتھ توت تانٛ گنڈ مُورکھ یوٚت تانٛ نہٕ گرٕ واتکھ۔'' یہِ وٕنِتھ گیہِ اَتہِ ژھوپہٕ۔

یام یہِ لڑکہِ وانس پٮ۪ٹھ ووت تہٕ پلنوٗن آب ماٗلکس تہٕ تَمی دِتُس کیاہ تام پٕنسہٕ ٹونکاتہِ۔ یہِ اوس اَز بلکل بدل معاملا مگر وانہٕ ووٚل اوس سوچان زِیہِ سٕنٛد جلدٕ ے

اۄن تہٕ پنٕنس پنٕنسہٕ حاجت۔

شامَس بأ گژِ گوو لڑکہٕ گرٕ۔ ''یوٗگن وُچھ'' تٔمۍ ووٗن پننہٕ آشنہٕ۔ ''وُچھ ولنہٕ وألۍ دِیٔت مےٚ یہ تحفہٕ۔ مےٚ چھنہٕ یہ سمجھی یِوان مگر مےٚ چھےٚ ژٕرے بیا کھ عجیب کتھا وَنٕنۍ۔ یِیلہِ بہٕ اَز صُبحے ولنہٕ وأرِلس خأطرٕ آب اَنہٕ خأطرٕ فلأنی جایہٕ حوضس پٮ۪ٹھ ووتُس، تٔمۍ دِیٔت لَس تمہِ جایہِ ہُنٛد نیب۔ ''اَتہٕ گٔیہٕ مےٚ اَکھ آواز زِ ژٕتُل اَتہٕ آبس لَرِ سیکہِ رٕژھاتہٕ تہٕ سۄ گنٛڈ لونچہِ۔ تہٕ توٗت تانۍ مُژٕراٰ وی زبنہٕ یوٗت تانۍ نہٕ گرٕ واتکھ۔ وُچھ مُژٕر ژٕ یہ ووٗنۍ'' زنانہٕ کوٗریی۔ تہٕ الاٰ ے۔ اَتھ سیکہِ اَسی سبٕھٕے موٕللی لال تہٕ جوہرٕ ٹیمتی۔

تمہِ دِژ کرٕبکھ ''کرم چھُ بوٗڈ، کرم چھُ بوٗڈ، کرٕمے چھُ بوٗڈ۔ مےٚ اُس نہٕ ٹٔلی اَتھ پٮ۪ٹھ پژھ کرٕمژٕ۔''

اَمہِ پَتہٕ اوس یہ برہمن تہٕ أمی سنٛز آشنی سبٕھا امیر تہٕ وقتا وأتتھ ژٕھنہٕ اُمی ولنہٕ وألی سنٛز نوکری ترٛاٰوِتھ برہمن گژِ کٔڈ وارٕ وارٕ دولت نٔنۍ۔ یتھ زِلوٗگن گوٗھی نہٕ شک ووٕتلنۍ تہٕ پَتہٕ یِیلہِ اُمی مُلکس منٛز پٔنٛن تھوٗ داَژٕ پژٕووتہٕ کوٗرُن اَکھ بوٗڈ سال۔

بادشاہس تہٕ آوسال کرنہٕ۔ یتھ زِسہٕ پانہٕ دعوژٕ منٛز شأمِل سپدٕ تہٕ سُتہٕ آوسالس پٮ۪ٹھ۔ یہ اوس سبٕھٕے شاندار تفریحا۔ خاصہٕ خاصہٕ چیز آے پیش کرنہٕ سبٕھٕے خوشبوٗنی عطر اُس مُشکہٕ ژٕھٹہٕ بخشان۔ پرٛتھ طرفہٕ اوس میوٗٹھ گیوٗن تہٕ ساز وَزان پرٛتھ کانٛہہ چیز اوس تتھہٕ کنۍ سپدان زِ پرٛتھ کأنٛسہِ اوس مزٕ تہٕ سکوٗن یِوان۔ بادشاہ اوس یِم انتظام وُچھتھ سبٕھٕے خوش۔

سالس پٮ۪ٹھ اُس بادشاہ صأبس پٔنٛنی کوٗر خاص پأٹھی پرٛاران مگر تَس اوس نہٕ

تہٕ پتاہ زِیہٕ چھےٚ تسنٛز ے کۆر تِکیاز سو اُس کھاندرپتہٕ وۆنۍ واریہہ بدلیمٕژ تہٕ اَمہٕ علاوٕ
اُس سوپز بتھ وِزِ بادشاہَس بڑ وٕنہہ کُن کانہہ چیز اَنہٕ وِزِ بدلِ بدل رخت لاگان۔

چھیکرَس یِیلہٕ بادشاہس وۆنۍ نیرٕن اوس تہٕ سوگیہِ تِمس نِش تہٕ وۆنُس زِبہٕ
چھُس چانٛز سولوکٹ کۆریو سہٕ ژےٚ ولنہٕ وٲلۍ ہنٛدِس غریب مۆہنوس نیٚتری دِژ
اُتھ۔

''بابہٕ صاب۔ مےٚ وَن تہٕ وۆنۍ چھُنا کرم دھرمہٕ کھوتہٕ بۆڑ'' تمہٕ وۆنُس ژٕ
دُچھ میأنس خانہٕ دار ہنٛز دولت تِمۍ سُند گرٕ۔ مُلکس منٛز چھا توہہِ ورأے کانٛہہ اَکھا
یۆت امیر تہٕ یۆت بۆڑ۔''

بادشاہَس گو وپِنہٕ غلط سوچُک تہٕ غلط کامہٕ ہُنٛد احساس۔

پننۍ کۆرنالہٕ مَتہٕ رٔٹتھ کۆرُن تَس یہٕ وعدٕ زِ سہٕ دِیہٕ پننۍ سلطنت اُمۍ ہنٛدِس خانہٕ
دارَس۔ یی اوس کرمَس لیکھتھ۔

(راوی: ہنشو بایو۔ رنی وور سرینگر)

☆☆

ژور کھر تلہٕ ژُری تہٕ تہُنٛد طالع

بادشاہَس أکِس أسی ژور نیچوی یِمَن سارِنٕے خراب عادت أسی۔ أکِس اوس ژامُت شراب، بیٚیِس چرس، بیٚیِس أفیِن تہٕ بیا کھ اوس بھنگہٕ چوان۔ یِمو ژورو کھوٚت تہٕ ژۄر خراب تہٕ کھر تلہٕ آسہِ ہےٚ نہٕ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ أکھا۔

اکہِ دوہہٕ وۄن وزیٖرَن یٚس بادشاہ سُنٛد خاص یار تہٕ صلاح کار اوس بادشاہَس یِمَن شاہزادَن ہنٛزَن اترٕ أفلَن ہُنٛد تہٕ مُلکہٕ، لۄکن تہٕ گرٕ خاطرٕ یِہنٛزَن پچھ کامِبن ٹھاک لاگنہٕ خاطرٕ۔ بادشاہَن ییٚلہِ نیچو بن ہنٛد بن یِمَن کو کارَن ہُنٛد بۄزنِس کھوٚت سخت شرارت تہٕ تِم مُلکہٕ منٛز کڈِتھ ژھننٛک دِتُن فوری حُکم۔ تِمی وۄن مے چھ بہتر کُنہِ دوٚیمہِ خاندانٕک کانٛہہ مونکتہٕ اَنُن تہٕ یِمو بدکارو منٛزٕ کانٛسہِ أکِ ہنٛدِ بدلہٕ سے پنُن جانشین بناوُن۔

وزیرس انتقام ہنٛک قصد کرنہٕ پتہٕ تلی یِمو ژوشوٕ ے شہزادو کینٛہہ ضرورٕ تکی چیز تہٕ دژاے اتہِ۔ کینٛژ وہفتو پتہٕ وأتی تِم بیٚیِس أکِس مُلکس منٛز ییٚتہٕ تِم بادشاہَس مُلا قاتس گے یِتھ زِنٛہ تِمَن کانٛہہ نوکری دِیہ ہے۔ مگر اَمہِ مُلکہٕ کِس بادشاہَس تہٕ أس یِہنٛد بن کرتوٗتن ہنٛز پوٗرٕ پے یِیمہِ کِنہٕ تِمی یِمَن کانٛہہ کأم دِژ تہٕ یہِ حُکم دِتھ کُرن روخصت زِ یِیٚوٚت جلد تِمَن ممکن سپدِ تیٚوٚت ژلی ژلی نیرِن تِم اَمہِ مُلکہٕ منٛزٕ۔

کِہے کاٚلی واتی تِم بیٚیس مُلکس۔ یام تِم مُلکہٕ کِس بڈِس شہرس نِکھہٕ واتی تِتھے سپٕز راتھ اَمہِ کِنٕز تژ ووتموا کِس بڈِس کُلِس تلہٕ گَنہِ ڈیرٕ تہٕ کھنہٕ چِی یاژ گَیہ تارٕ تہٕ لر تژا دِتھے پِیکھ ہِنٕدر۔

اےراژ اوس اَمہِ شہرُک اَکھ بارسٕتہٕ باپاری گُزریوٚمُت تہٕ تِمٕ کی ہِنٕدی یار دوس اَسی تیٚتھ نفراژ ھانڈان یُتھ سہٕ میتس توٚت تاتی راچھ روزِ ہےیوٚت تاتی تِمٕ کی ہِنٕدِ دفناونک وقت واتہِ ہے۔ یِتہِ چھُ عجیبے باسان زِ تِمن میوٗل نہٕ تیٚتھ کانٛہہ نفرایُس یہِ کاٗم کرنہٕ خاطرٕ تیار سپدِ ہے۔ اَتھی منٛز آو اَمہِ جمانٛز منٛزا کِس نفرس خیال زِ اَمِ ممکن چھُ زِ شہرِ نبر ماہنیکہِ تیٚتھ کانٛہہ اجنبی یا بچھوٗ نا میلتھ یُس کینژن روپین ہِنٕدِ خاطرٕ یہِ رژٕ رچ کاٗم مانہِ گرٕنی۔ اَمہِ کِنٕز ذراو سہٕ شہرٕ کِس سرحدس گَن تہٕ اَتہٕ وُچھن یم ژور شہزادِ پُتھرِس پیٹھ شونگتھ۔

تِمن ہُشار گرِتھ ووٚن تِمٕی ''تُوہہ منٛزٕ ہیکیاہ کانٛہہ اَکھا موردس نظر گُزرتھاوِتھ تہٕ تِمس میلہِ جان تحفہٕ۔''

شہزادو ووٚنُس ''آ۔ اَسی کروے ژٕے مدد مگر اَسہِ چھِ کاربار شروٗع کرنہٕ خاطرٕ ژورساس روپیہِ ضروٗرت۔'' اَمی نفرن ووٚنکھ ''عاش گرِتھ۔ پَگوٚمہِ سِتی۔''

گزریمتس باپاری سُند گرٕ واتِتھ آویمن ژوٚن نفرن سہٕ کمرٕ ہاونہٕ یتہٕ میت اُس تھاونہٕ آمُت۔ تِموکوٚر روارِ وارِ راچھ کرنک فاصلہٕ۔ راژ ہِنٕدِس گوڈنِکس پہرس بیوٚٹھ اَکھ شہزادِ یِیلہِ زَن باتِے شونگی۔ یِیلہِ اَمہِ پہرُک اَکھ گاٚنٹا ہیوٚ سپُد تہٕ یہِ موردِ ووٚتھ تہٕ روٗد بہتھ تہٕ لاجن گتھہٕ کرنہٕ۔

"مے ہستی گنڈ کھانرِ بازا" أمی وۄن

شہزادَن وۄنس "بلکل ئہ گنڈ مگر شرط کیاہ روزِ۔"

"ہرگا ژے ہو رُتھ تیلہِ دِکھ ژِ مےٚ زِ ساس روپیہِ" مُیرِ وۄنس۔

شہزادَن وۄنس "مگر یہِ گوو ناا کی طرفہِ۔ ہرگاژ ہار کھتیلہِ کیاہ دِکھ مےٚ۔"

موٗتی باپاَری وۄنس "ہو۔ تمیک مہ بَر پرواے۔ یتھ گرس منز چھُ فلاَنہِ فلاَنی جایہِ واریہہ بوٚڈ خزانہ ژٗورِ پاَٹھی تھاَوِتھ۔ ہرگاژ یژھکھ ژِ یۄت ہبگکھ تیوٚت ہبگکھ نتھ۔"

شہزادَن وۄنس "تہِ گو وٹھیک" اَمہِ پتہِ لوٚگ داو۔ شہزادَن ہارنو ودویہ ہٕر یہِ موٗمت باپاَری تہِ سہ مازینہِ ہےترٗ تیم بازتہِ ہرگانہِ تُم گرِ سُنٛدرأ چھ پھراندواتہِ ہے۔

یام سہ پتہِ نس بیٚنس بأیس ہُشار کرنہِ خاَطرِ پھیوٗ رلاشہِ دِیُت درازتہِ راَژ ژھوپہِ گرِتھ۔

شہزادَن وۄن بأیس "ووتھ سا۔ وۄنی چھےٚ چاَنی وأری رأچھ کرنچ مگر خیال تھاَوی زِ لاشہِ چھی پرٕبکس۔"

دۄیمس شہزادَس اوس وُنہِ کِہے کال رأچھ روٗزِتھ گوٗمت زِ تَس آیہِ تماَ کر ٹٹھ۔ مگر تیوٗ نگل اوس نبر تہِ سہ کتھہِ کِنی ہیکہِ ہے أکس لحظس تہِ لاشہِ حفاظت سان أتی ترٕ أوِتھ۔ ژور ساس روپیہِ زینگ دارمدار اوس یتھ پیٹھ زِ تم گرِہن لاشہِ پۆر حسبہِ سان رأچھ۔ شہزادَن وۄن پاَنی پانسے ہتی "مے چھُ پتاہ کیاہ چھُ گرُن۔ بہ گنڈَن یہِ لاش ہلہِ گنڈنہِ ہتی پتہِ نس کمرس۔"

نیبرٕ گنہٕ ییلہِ تمۍ چلم ہیرٕ گرماوٕنۍ تمۍ وُچھ تہٕ باسیوٚس کینٛہہ گزبڑ وٕنہٕ پہن بیٚا کھ نارا مگر ژکہِ اوس یہِ اَکھ اَکہٕ أچھل دوٚیُس پننہٕ اَمہِ اکہٕ أچھ ستۍ أکۍ ہے کُن اوس وُچھان۔ یُتھ زِ أمِس مأرِتھ ژھنہٕ ہے۔

شہزادَن پرٕژھُس "ژٕ گُس چھُکھ؟ ژٕ کیاہ چھُکھ ییتہٕ ژھانڈان؟ گوڈ ییتہٕ دوٗرنتہٕ ژھنتھ بہٕ مأرِتھ تہٕ گنڈتھ تتھے پأٹھۍ پننہٕ نس کمرس تتہٕ پأٹھۍ مے تیمِس نفرس وُنۍ کوٚر۔" تہٕ ستۍ ہووُنس اَتھ لاشہِ کُن۔ اَکہٕ أچھل دوٗن ییلہِ یہٕ بوٗزُن ژہر یاوتہٕ لوگُن شہزادس زارِ پارٕ کرُن زِ مے دِمعأفی تہٕ کوٚرُنس وعدٕ زِ یہِ کینٛہہ ہاژ ونکھ تہٕ دِمے بہٕ۔

شہزادَن ووٚنُس "مے گژھہِ نہٕ کہنۍ مگر اگر ژٕ یژھکھ تہٕ گژھ پھِر تیلہِ دریاوُک روخ۔ یُتھ نہٕ بادشاہ سٕندِ محل خانہٕ کُنۍ پکہِ۔"

جنٛن ووٚنُس "بلکل گرٕ بہٕ تی" تہٕ یہِ ونأنۍ درٕ اوتہٕ کوٚرُن یی۔

رأژھ ہُند دوٗیم پہر ووت اندٕ لہٰذا اتھأو شاہزادن لاش پلنگس پیٹھ تہٕ کوٚرُن پٔنن بیٚا کھ بوے ہُشار۔ یُتھ زِ سہٕ پننۍ وأری نکھہٕ والہِ تہٕ أمِس یہِ ہدایت دِتھ زِ لاشہِ چھے پرٕ بگس تہٕ اَمہِ کُنۍ روٗ زِ زِیوٗر حسبہٕ گوڈ سہٕ شوٚنگنہٕ۔

پہوٚ ہے اَکھ گانٹا ہیوٚ گژھتھ بوٗز اَکۍ تژیم شہزادَن أکس دیوٚنہٕ ہنٛز آواز زنتہٕ کانٛہہ بڑٕ زنانہٕ ووداں آس۔ تمۍ گنڈ لاش پننہٕ نس کمرس تہٕ درٕ اوٚنبر یہِ وُچھنہٕ زِ یہِ کیاہ ڈٕلیل چھے۔ تمۍ وُچھ زِ مکانس نیبرٕ گنہِ اُس اَکھ بڑٕ زنانا وودنۍ تہٕ پانس دیوٚنۍ وٕنان۔ تیمۍ تُج یورٕ پننۍ چھرۍ تہٕ وأجنس۔ بجہٕ تتھے یہِ وُچھ سوٚپھر پوٗت تہٕ ہیوٚتُن

ژٔلِن تہٕ اَتھ منٛز ژھینٛس زنٛگ تہٕ تٔنٛد باقٕے جسم گووغأبٕے۔

شہزادٕ گووحأران "یہِ چھُ عجأیباتھا" زنانہِ ہُنٛد کھوربانہٕ ٹلن تہٕ تھوٗون پننہٕ صدرِ منٛز۔ "سو۔کتھہٕ پأٹھی آسہِ أکی ہٕے زنٛگہِ پیٹھ ژٔلِتھ ہیچمٕژ۔"

پَتہٕ ژاوسہ انٛد رتہٕ رٔو دِپَنن رأچھ پہرانٛد واتنس پژاران۔ اَمہِ پتہٕ ٹلن بیأکھ شہزادٕ یُتھ سہ وۆنی تسنٛزِ جایہِ ییہِ ہے تہٕ ستی وۆننس زِ لاشہِ چھی پرٕکس لہذا تھأوِن زِ پۆرٕ حِبس۔

یہِ شہزادٕ اوس لاشہِ نکھہِ بہِتھ زِ أتھی منٛز وُچھن اچانک اَکھ جن بادشاہٕ ہنٛزِ مأری منٛز کۄٚر ہیتھ درواز۔کنہِ نیران۔ تٔمی گنٛڈ ۄٚلی ۄٚلی لاش کمرس تہٕ دژاو جنٛس پتے۔ تٔمی وُچھ زِ أمی جنَن نِیہِ یہِ شاہزأدی میل کھنٛڈ دۄٚ رتہٕ تتہِ پَتھر ترٛأوِتھ وۆننس یُتھ نہٕ یِیمہٕ جایہِ ڈٔلکھ تہٕ پانہٕ دژاو تیز رفتأری سان جنٛگل کُن۔ سُہ گووناراَنہٕ خأطرٕ یُتھ زِ شاہزادٕ رٔنتھ کھییہِ ہے۔ شہزادَس تۆر یہِ فِکرِ تہٕ اَمہِ۔کنہِ دوریاوأمس (شاہزادِ) نِش تہٕ وۆننس ژٕ بدلاوِ مٕے ستی پلوتہٕ جلدی نیرٕ ژِ یِیتہِ یہِ لاش ہیتھ تہٕ وات باپأری سُنٛد گرٕ تہٕ تٔتی روز اَتھ رأچھ۔ "بٔہ روزَے یِیتی"، تٔمی وۆنُس میوٗن ہے زِبنہٕ وَہمہٕ۔ بٔہ آسہٕ وارٕ کارٕ۔"

کٕمے کأژی پہو جن نارتہٕ اَکھ بُڈ تِلہٕ کرٕایا ہیتھ وأتتھ۔ بۆ ڈ نارٕ ڈیرازۄٚلن تہٕ کھأجن اَتھ پیٹھ تِلہٕ گراے۔ یِیلہِ تیلس گربکھ آیہِ جنَن وۆن شہزادِ کُن (یوسہٕ تس باسان أس) زِ ژٕ دِیتھ أنٛدی أنٛدی گتھ مگر یورٕ وۆنس تیمی مٕے دِمعأفی مٕے تۆرنہٕ فِکرٕ۔ جنَن وۆنُس یہِ چھُنہٕ مُشکل تہٕ دِتن پانہٕ اَتھ أنٛدی پکی کیٛنہہ گتھ یُتھ زِ أمس فِکرٕ ترٕزِ کیٛاہ چھُ کرُن۔ ظأہر چھُ زِ جنَس اوس اِرادٕ زِ أتھی گتھ دِنس دوران دِیہ سُہ أمس تِلہٕ

کرایہِ کُن دَکہٕ مگر شہزادس توٚ رأے سُندیہِ کوڈُرفکرِ تہٕ دِتُن جنہٕ ہے کُنے دَ کہٕ۔ یام جنس گڑبکہٕ وِنِس تیلس تَل گلہٕ گو واتِہ گیہ وَدَن کربکھ۔ باسان اوس زنتہٕ زمینے پھٹ۔ اَمہِ پَتہٕ آو شہزادِ گُرزریمتس باپاأرکی سُند گرِ واپس تہٕ شہزادِ ہُنز پلو واپس کرِتھ کرِن سوٚمحل خانس کُن روخصت۔ یام یہِ ساأری سپد تہٕ شہزادِ لاشہِ کرِ پننہِ جایہِ واپس وۄت تمِ سُند راأچھ پہرتہِ وۄت لنڈ۔

وۄنی اوس صُبح سپدِ مُت تہٕ گُزریمتِس باپاأرکی ہنٛدی انگ اُشناو تہٕ یاردوس آے تہٕ دِتکھ راأچھدرَن تمِ ژور ساس روپیہ یمَن ہُنٛد وعدٕ کرنہٕ اوس آمُت۔ مگر شہزادو مون نہٕ یہِ رقم رٹُن۔ تمو وۄن اُمیک دوگنہٕ دِنہٕ خاطرٕ تہٕ دھمکی دِژکھ زِ ہرگانہٕ تمِ یہِ ادا کرَن تمِ دِن بادشاہَس عرضی۔ مگر تمو کرنہٕ یتھ کتھِ تہٕ وضاحت زِ تمِ کیا زِ چھِ یتھ تقاضہِ کران۔ مگر گُرزریمتِس باپاأرکی ہنٛدی انگ اُشناو تہٕ نرمے نہٕ۔ لہٰذا ؤتھی ژوشوٚے شہزادِ تہٕ دأتی بادشاہَس نِش تہٕ وۄنہس یہِ معاملہٕ "بادشاہ صأب" تمو وۄنُس "اَسہِ ستی آو دھوکہٕ کرنہٕ۔ یم دارَن اَسہِ اُٹھ ساس روپیہ تہٕ یم چھِ اَسہِ امیک نصفے دِنَس اقرار کران۔ مہربأنی کرِتھ کرِ تہٕ اَسہِ ستی انصاف۔" اَمہِ پَتہٕ بلاونأوک بادشاہَن گُرزریمتِس باپاأرکی ہنٛدی سأری رشتہٕ دار تہٕ یاردوس پانس نِش۔ شہرس منٛز گیہِ اَتھ معاملس متعلق زبردست دلچسپی پأدٕ یمہِ کِنی اجلاس کِس کمرس منٛز سبٹھا لۆکھ سمے۔

بادشاہَن پرٛژھ "معاملچ حقیقت کیاہ چھے۔ یم نفر چھِ ونان زِ توٚہی دأرو یمَن اُٹھ ساس روپیہ تہٕ توٚہی چھو یمَن ژورے ساس دِنی یژھان۔"

تمو دِتُس جواب "بادشاصأب۔ یم چھِ اپُز ونان" اَسہِ کوٚر یمَن ستی یہِ لفظ زِ

یِم گرَن میتِس راتس رأچھ یتھ ماوضنہٕ یِمَن أسی ژورساس روپیہ دِمو۔ اَتھ گژھہٕ چھ اَسہِ کینٛہہ گواہ تہٕ بادشاہ سلامت۔توٚہی زأنِو اَسہِ۔ أسی چھِنہٕ بددیانت تہٕ نہٕ چھِ تہٕ ہٕز شِکس لدِ زِ أسی کھمو کأنٛسہِ ہُنٛد حق۔"

بادشاہَن وۄن ژورَن شاہزادَن کُن "توٚہی چھِو ابوزان یِم کیاہ چھِ ونان۔"

تِمو وۄنُس درجواب "بادشاہ صأب، أسی چھِ بوزان مگر یِمَن چھنہٕ پتے زِ اَمہِ لفظہٕ پتہٕ کیاہ سپد۔ بۄ زِ و جناب تہٕ صحیح فأصلہٕ کری تو۔ راتھ کیٛتھ رگینٛد اَسہِ منٛز أکی گُورِ یمِتِس باپأرِس ہتی تَرِ دتہٕ زینِن ژورساس روپیہ یتھ متعلق گورِ ہتی شخصن وعدٕ کوٚر زِ یہِ رقم پیہِ تَمہِ خزانہٕ منٛز ادا کرنہٕ یُس تِمی پَنہٕ نِس مکانس منٛز فلأنی جایہِ ژھیپر اَدِتھ چھُ تھوومُت۔"

گُرِ یمِتِس باپأرکی ہنٛد بن رشتہٕ دارَن کُن پھیرِتھ وۄن بادشاہَن "بۄزِ دا توہہِ؟ یہِ چھا پوٚز؟"

"بادشاہ صأب۔نہ۔اَسہِ چھنہٕ کُنہِ تہٕ ژۄ رِتھاونہٕ آمتہٕ خزانک پے پتاہ" یِمو وۄنُس۔اَمہِ پتہٕ دیٛت بادشاہَن حُکم زِ کینٛہہ سپاہیِن مکانَس تلاشی کرنہٕ خأطرٕ سوزنہٕ تہٕ اَکھ شاہزادٕ تیمی گوڈنکہِ پہرٕ رأچھ گرسہٕ گرِشہِ یِمَن ہتی۔گورِ یمِتِس باپأرکی ہنٛدِ مکانہٕ کِس پڑ ہتھ کمرس آیہِ پوٚرٕ تلاشی گرنہٕ یوٚت تانی اکہِ شونگن کُٹھہِ کِس پتھرس تل اَکھ بوٚ ڈبارٕ خزانہٕ نوٚن دژاو۔یٔیلہِ شاہزادٕ تہٕ سپاہ واپس آے تہٕ بادشاہَس یہِ خزانہٕ ہوٚدُ کھسہٕ گوو سخت حأران تہٕ حُکم دِتُن زِ یِمَن گرِھَن أٹھ ساس روپیہ دِنہٕ تِہٕ۔

اَمہِ پتہٕ آوسہٕ شاہزادٕ بڑ وٕنہہ کُن تیمی دۄیِم رأچھ پہرٕ اوس دِتمت تہٕ کوٚرُن

بادشاہَس بڑ دٔنہہ کَنہِ دعوا۔ تٔمۍ وۆن بادشاہَس زِ تٔمۍ کتھہٕ پٲٹھۍ کھوژنووۍ جن تہٕ سُہ مٲنۍ رودُن ڈٔریاوُک روخ محل خانہٕ کُنۍ پھرناوُن۔ اَتھ پتہٕ سپُد بادشاہ سیٹھا خوش تہٕ حکم دِتُن زِ شاہزادَس گژھہِ اَکھ مُناسب انعامہٕ دِنہٕ یُن۔

اَمہِ پتہٕ مۆنگ تٔمۍ شہزادن گتھ کرنُک اجازت تیٚمۍ تریٚم رٲژ پہراوس دِتُمت تہٕ دۆپُن زِ کتھہٕ کُنۍ کٔر تٔمۍ دیو وِنہٕ سٟتۍ لڑاے تہٕ ژٕٹِن تٔمِس اَکھ زنگ۔ اَمہِ پتہٕ کوٚرن دیونہِ ہُنٛد سُہ کھور بانہٕ کھور بادشاہَس نِشہِ پیش۔ یِمہِ کُنۍ بادشاہ تیوٗت خوش گوو زِ تٔمۍ دیُت حکم زِ اَمِس شاہزادَس تہٕ گژھہِ اَکھ بوٚڈ انعامہٕ دِنہٕ یُن۔

اَخرس پتہٕ آو سُہ شاہزادٕ بڑ دٔنہہ کُن یُس رٲژ ہِنٛدِ اَخری رٲژ پہرِ لاشہِ نِشہِ اوس بیوٗٹھمُت تہٕ وۆنُن زِ تٔمۍ کتھہٕ پٲٹھۍ بچٲو شہزادۍ اَکس وۄکھہٕ جنہٕ سٟندِ بیچومنٛزٕ تہٕ مورُن سُہ جن تٔتھۍ تِلہٕ کٔر ایہِ منٛز۔ یتھ منٛز سُہ شاہزادِ ترٲوُن اوس یژھان۔ یِیلہِ بادشاہَن یہِ بوٗز سُہ گوو تیوٗت حٲران یتھ نہٕ کانٛہہ اندازٕ ے چھُ تہٕ سوٗزن پننہِ کورِ ناد یہِ زاننہٕ خاطرٕ زِ آیا یہِ چھا پوٗز کِنہٕ اَپُز۔ یہِ زٲنِتھ زِ شاہزادٕ اوس پوٗز وَنان سُہ وۆتھ فورن تھۆد تہٕ کوٚرُن اَمِس نالہِ موٚت تہٕ اَمہِ پتہٕ کٔرنس یہِ وَنان شاہزادۍ حوالہِ "رٹُن، یہِ چھےٚ چانۍ آشنۍ۔ وارِیہو موٚنگ مے اَمۍ سُنٛد رشتہٕ تہٕ مے کوٚر تٔمِن انکار مگر وۆنۍ چھےٚ یہِ چانۍ" یقیناً میلہِ نہٕ مے اَمِس لایق ژٕ ے ہیٚو بیٚیہ کانٛہہ تیٚمۍ زَن یہِ تِتھہِ خوفناک موتہٕ نِشہِ بچاو۔" اَتھ پتہٕ دِتۍ سارِوے لۄکو نعرٕ "بادشاہ سلامت زندہ باد، شاہزادِ اَسِن زندہ باد، اَمۍ سٟندِس خانہٕ دارِس زندہ باد، یِمَن سارِنے اَسِن زٕ ٹھ وٲنس تہٕ بیٚیہ اَسِن سیٹھا پارٕ جاہ۔"

تَمہِ دوہۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کینژَن دوہَن اُس شہرس منز زبردست دِوٚے۔ ترٛوٚہ پۍ ژھ پَتھ گُن زانٛہہ اُسنہٕ تہٕ بڑ وٚنہہ گُن زانٛہہ بوٗزِنہٕ۔

ژوشوٚے شاہزادِ روٗدی کینژَن ؤریَن اُتھی مُلکس منز تہٕ سبٹھا پارٕ جاہ سپدی۔ تیمی شاہزادَن شاہزاَدی بچاَوۍ مۍ اُس سہٕ آو ولی عہد بناونہٕ ییلہِ زَن تَمۍ ہِنٛدی ترٛے باَے تَس ماتحت بڈٕ بن عوٚہدَن پیٹھ تعینات آے کرنہٕ۔ وۍن گوو تمۍ اُسی نہٕ پوٗرٕ پاٲٹھۍ خوش۔ تَم اُسی بیٚیہٕ پنُن مُلک وُچھُن یژھان۔ بادشاہَن زاَنۍ تہٕنٛز خاہش مگر سہٕ اوس اَمہِ کنۍ یَمن انکار کران زِ ہرگاہ یم بیٚیتہٕ دژاے خبر پَتہٕ ینا بیٚیہٕ واپس۔ ژھیکرس آو تَس یِہنٛدِس سخت زارٕ پارٕ کرنس پیٹھ عارتہٕ دِیُت نکھ فوج تہٕ رقم ہٕتۍ دِتھ گرٛھنُک اجازت۔

پنُن وطن واپس واتِتھ کوٚر ییمو شاہزادو ماَلۍ ہِنٛدِس فوجس ہٕتۍ جنگ تہٕ ہار ناوِکھ تَم۔ ییلہِ بادشاہَن یعنے تِہنٛدی ماَلۍ بوٗز زِ تِہنٛد بوٚنٛچو بولوٚ ڈتَس خلاف سہٕ دژاو تَمن بُتھہِ تہٕ تَمن بڑ وٚنہہ گنہِ پان پُتھرِس ترٲوِتھ کوٚرُن تَمن جنگ بند کرنُک درخاست تَمو وۍن تَمس زِ تَمۍ اُسی تَم پَننہٕ نِس خاص وزیرہٕ ہِنٛدِس وَننس پیٹھ مُلکہٕ نبر کڈی ہٕتۍ۔ پَتہٕ سپُد بڈٕ بادشاہس بوٚنٛچو بن ہٕتۍ صلاح تہٕ شہرس منز سپدی شاَدیانہٕ۔ دوٚیمہِ دوہۍ آو وزیر قتل کرنہٕ سانٛلم کینٛہہ روٗد رِتۍ پاٲٹھۍ گزارَن۔ زِ شاہزادِ گٔے دوٚیمس مُلکس گُن روانہٕ یتھ تہٕ تِتہٕ کاٲم کار چلاوٕ ہن۔ ییلہِ زن بیٚیہٕ زِ ماَلۍ ہیے نِش تس مدد کران روٗدی۔

(راوی: قاَدِر۔ امراکدل سرینگرُک اکھ ناَوِد)

☆☆

شَرف ژۆر

رنجیت سنگھنس دورس (زاوٗ ری۔۱۷۸۰ء) منز آسہٕ سَنہٕ تہٕ ژۆر عام تہٕ یتھ "خوشونہٕ وادیہ" منز آسہٕ تتھہٕ شاطِر انداز سپدان زِ رتی تہٕ دیانتدار لوکھ اَسی اَتھی لکِھ آسان زِ تم رتھہٕ کنی ہیکَن تہٕ کینژھا بچاوِتھ یِہ تمو محنت تہٕ کفایت شعاری کنی پتھ پلہٕ گرِتھ سوٚمبرِتھ اوس تھوومُت آسان۔

تمن دوہَن اوس ژورَن تہٕ ڈاکوٗن منز شرف ژۆر ماننہٕ یوان۔ سُہ اوس تیوٚت شاطِر، نڈر تہٕ کامیاب زِ تمی سُند ناو بوٗزِتھ اَس تھر وو تھان تہٕ سُہ اوس یوٚہے وِہیا تھاہیوٗ زانہٕ یوان۔ خبر لوکن کیازِ اوس یہِ باسان زِ اَمِس چھُ تیتھ کیا ہتام جودانہٕ تہٕ شیطانی نظر زِ تم اَسی نہٕ تمی سِندِس گنہٕ منصوبس منز ٹھرِ تھ یا تس رکاوٹ کوٚشِش کران۔ تَس متعلق اَسی اَکھ زِ تتھی واقعہٕ تہٕ اکثر پھرنہٕ یوان زِ ییلہٕ سُہ ژۆرِ ہِندِس الزامس منز عدالتہٕ منز پیش آو کرنہٕ مگر تتہٕ کھوٚتے نہٕ تَس کینہہ تہٕ لہٰذا ہیوٗ کنہٕ تَس کانٛہہ کینہہ گرِتھ تہٕ ووٚنی تمن تمی ژۆرا اَس گرِمژ تم اَسی پانس یہِ وٚنِتھ تسلی دِوان زِ یہِ اوس تمن قسمت سِنے۔

شرف ژۆر اوس کبرگانی یُن نیچو یُس اَکھ بارسہٕ تہٕ امیر شالہٕ باپارکر اوس یُس زانہٕ کنٛدلِس نکھے بسان اوس۔ یہِ (کنٛدل) اوس سرینگر شہرٕ منزی پکَن واٲلِس

جہلم دٔریاوَس پیٹھ ستو منٛز ژٔرِم کٔدل تہٕ یُس شہر کٕمن دوٚن طرفن منٛز بسن والین لۆکن اکھ اَکس نِشہِ پیٚنہٕ گرٕ ھنٛگ خاص ذریعہ اوس۔ تَس اوس یہ ہِیتھ زِ تَس ترٛمالٕ سِنٛز دولت وراثتس منٛز اوٚ۔ کنٛز کرنہٕ شرفن مالٕ سُنٛد کاربار ہیچھنچ کانٛہہ تہٕ کوٗشش تہٕ نہ کرن پٔنٛن روزگار کماونہٕ خاطرٕ دوٚیمہِ کُنہِ ذریعہٕ گل۔ اَمہِ کنٛز بنیاوسہ آلرٕ ھ، بے غم تہٕ رلنٛڈ شخصا یُس نِش زندگیہِ ہُنٛد مقصد صرف کھیوٚن، چون تہٕ روپیہِ خرچاونہٕ اوس۔ اَمہِ کنٛز اُس نہٕ ہہِ حاراُنی ہنٛز کتھا زِ مالٕ سِنٛدِ مرنہٕ پتہٕ وۄٹ تمۍ پٔنٛن سورے کار، روپیہ تہٕ جادادتہٕ کم ہے کالس منٛز کوٚڈن سأرۍ ہے سالٕن، نژن تہٕ گیونس تہٕ بدکارن ہتٕی سنٛگتھ تھأوتھ ٹاس۔ ووٚنی کیاہ کرِ ہے سُہ؟ نہ تگہِ ہَس منٛز ورۍ تہٕ نہ ہیچھن تہٕ اَمہِ کنٛز لاج تمۍ ژٔورِ ہیچھنی تہٕ گرِنی۔

کینٛژ ومُقأمی بسکینو وَنہِ مےٚ تَس متعلق یمہِ کینٛہہ دٔلیلہٕ یمہٕ وُنہِ پھرنہٕ چھےٚ یِوان۔ یمہٕ چھےٚ لُکہٕ وہو ہارٕک تہٕ اَکھ اہم حِصہٕ تہٕ یمہٕ چھےٚ باقین متعلق گتھ کرنہٕ وِزِ تہٕ دوہراونہٕ یِوان۔ توے کرِ مےٚ یتھ سوٚمبرنہٕ منٛز شأمل۔

I

اکہِ دوہہٕ گو شرف زبردست پکھو پوشاکالٔ گتھ حیہ تہٕ زیہ سان اَکس باغس منٛز اَتہٕ اَسی کینٛژن عزت دار گرن ہنٛدی کینٛہہ شُری خوبصورت گُلبن تل گِنٛدان۔ شرفن وُچھ زِیموٗ شُربو منٛز اَسی کینٛژن سبٹھاٗوی تہٕ اصل بوٗٹ لأ گتھ۔ سُہ گو وتمن نِشہِ تہٕ دوٚ پنٛگھ دٔلو ہیو تٔھر رسمہٕ مطأبق کٔڈی یموٗ امہِ بڑ وٚنہہ کھورِبانہٕ مگر اُمۍ ژٔورن ووٚن یمن زِوٗنی کِبس مہ کٔڈِ وکھورِبانہٕ تِکیاز ئِلی اگر شرف ژٔورأندی پکہِ اوس

سُہ نیِہِ تیلہِ یمَن ۔ شُر بوتر ووس یہِ بۄزِتھ اسنا۔ ''سُہ نیِہِ یمَن'' تموۄ وۄنُس ۔ ژےٚ کیاہ چھی أسی باسان ۔ أسی کیاہ بے وقوف چھا کِنہٕ اَسہِ چھُنہٕ گاش ۔ اَسہِ چھِہ یم بۄٹ پانس لَرِ ۔ سُہ گُس ہیکہِ یمَن بتھ زِ اَسہِ لگہِ نہٕ پتہٕ ۔ '' حُلیہِ بدلاوی ہتی ژۄرَن زون پُٹن موقعہٕ تہٕ وۄننگھ ''ڈھہرٕ و ۔ ئہ ہاوَو۔ کتھہٕ کٔز'' اَمہِ پتہٕ دژاو شرف رژھ کھنڈ دۄر پہَن یُتھ أندی پکی پۄرٕ نظر گُزر دِیہِ تہٕ یہِ زأنتھ زِ اَتہِ گژھِنہٕ کأنسہِ تہٕ شک آوسُہ واپس ۔ سأری بوٹ بٔرِن أکِس کپر ژادرِ تہٕ دژاو بیِیہٕ واپس ۔ مگر اَمہِ وِزِ آونہٕ سُہ دُبارٕ واپس ۔ یُد وَے زَن لَس یمَو لُڑکو پزٕ بتھ لنِ آلو آلوتہِ کوٚرتہٕ بے صبری سان أمِس پژاران تہِ رۄ دی ۔ تمَن گوو شک زِ یہوے اوس شرف ژۄرأچ خبر لٔج شہری شہرس مگر حأصل آونہٕ کینٛہہ ۔

II

بَتہٕ مالئین چھُ أکِس بٔڈِس گامَس ناویُس شہرس نکھے چھُ ۔ بتہٕ گوو کأشرِ پأٹھی رۄنمُت توٚمل تہٕ مالئین چھُ انِد ازٕ کنِ مأل منزٕ کڈنہٕ آمُت یمیک مطلب چھُ کھینٛچنہٕ خاہش چھُ ۔ اِو کنِ گژھِ بتہٕ مالئین لفظُک مانہِ فقیر آسُن یعنے یُس زورٕ زأرَے زُوان آسہِ تہٕ ہر ہمیشہِ کم یا زیادٕ بتہٕ ژھانڈان آسہِ ۔ بہر حال اَتہِ چھےٚ اَکھ مشہۄر مسجد، یہِ چھےٚ أکِس تھدِ پایہِ فقیرس کُن منسوٗب تہٕ أمی ہِندی کنِ چھُ اَتھ مسجدِ تہٕ گامَس تہِ یہِ ناو ۔ أمِس خدا دوستہٕ سُند مقبر چھُ مسجدِ نکھے ۔ شرف ژاو اور امام بٔنتھ تہٕ لٔجِن بانگ پرٕ نی ۔ یہِ بۄزِتھ آے کینٛہہ گرٛہیس تہٕ ژاے مسجدِ تہٕ اِشارٕ لٔبتھ لأگِکھ صفہٕ گرٕ نی ۔ نماز شرۄع کرنہٕ برٛونٛہہ وۄن تمَن شرفن زِ ژادرٕ تھأوِ وسوٚ مبرِ تھأکی ہے جایہِ ڈیرس تکیاز

تٔمۍ وۄنُکھ "مےٚ بۄز شرف ژۄر چھُ ییٲرٕ پھیران تہٕ سُہ ہیکہِ کُنہِ تہٕ جایہِ ژۄر کٔرِتھ۔ سو مسجد اُسی تن یا بازار یا بڈ سڑک" لہذا اکوٚ ریموی تہٕ یُس شخصاہ مسلمانٔن ہٕنزِ وۄتھمت آسہِ تٔس چھُ یہِ پتاہ زِ تٔم کتھ ہٕکی چھِ امامس پتہٕ کُنہِ نمازِ منٛز اکی وقتہٕ رکوٗعس تہٕ سجدٕس وَسان۔ اُتھی منز دِیُت شرفن یُس نقلی امام بٕنِتھ اوس سجدٕ تہٕ اُتھی زاتھس سجدٕس دوران وۄتھ سُہ وُژھہِ سان تھوٚد تہٕ وۄٹُن یہِ ژادٕر رڈ یہ تہٕ دژا واکہِ لوکٹہٕ برٛکنہِ نبر۔ نماز پرن وٲلۍ اُسی وۄنی پژاران تہٕ سوچان زِ امام کیا زِ چھُنہٕ سجدٕ پیٹھ ووتھان۔ تٔمن گوو شک زِ شاید گو وٲمس غش۔ خٲرتہٕ اُخرس تل اکہِ مُقتدی یَن کلہٕ تھوٚد تہٕ اَتہِ نہ کُنہِ امام تہٕ نہ ژادٕر رڈیرٕ وُچھتھ دِژن باقین کُن کریکھ "افسوٗس! ہتھ افسوٗس، ہے بابو۔ اَسہِ پھوٚر شرف ژۄر۔ اُسی چھِ اُسی ہٕتی تٔمس ژۄرس پتہٕ کُنہِ نماز پران یُسنٛد نہٕ کانٛہہ شکھ ہیکہِ ہے کٔرِتھ۔

III

بیٚاکھ واقعہٕ چھُ ہتھہٕ پٲٹھی زِ اَکھ وۄدُر اوس کمہِ تانی گامہٕ پیٹھہٕ کینٛہہ کٔرٕ ہٕتی ہیتھ یہِ سرینگر کِنہٕ خٲطرٕ آمُت۔ شرف تہٕ چھُ لیٲرٕ پکان او سمُت تہٕ اُمس سلام کٔرِتھ پژھنس زِ ژٕ کِتِس ہٕنگھ یہِ۔ ووٗدرن وۄنُس "ترٛے روپیٚن" شرفن کٔرنس تھٔنیٲ وۄنیا تہٕ درکہٕ درکھ کٔرِتھ وۄتھس زِ مےٚ وَن کُنے کَتھِ مےٚ کیٚاہ چھُ دِیُن" ووٗدرن ہوٚوس خدا رسولؐ تہٕ وۄننس مےٚ چھی اَتھ صرف اُٹھ آنہٕ زٕینٛز "امہِ کھوتہٕ کم کیٚاہ گژھہٕ بہٕ زیٚن؟" شرفن دِیُت یہِ باس زِ زنتہٕ تٔس توتہٕ کہنی بیوٗٹھ نہٕ۔ تٔمۍ سوٚمبر اورٕ یورٕ لژھہِ موٗٹھا تہٕ اَتھن منٛز مَرٕن دِتھ بنووٗنس ٹیٛوٗنگ تہٕ اَمہِ پتہٕ دۄ پٔنس مانتہٕ زنتہٕ یہِ چھےٚ نبیؐ صاٮ۪بٕنٛز تبرٕکہٕ

اَتھ پیٹھ اَتھہِ تھاۆِتھ وَن اَپی دِژے۔ اۄمۍ وۄدِۍ بچاۍرِ کوٗر پوٗر پرٛٮ۪ھسان یِی۔ مگر شرفن اُس اۆڈلرٛشھ اَتھہِ ہسے منٛز تھاوِمُت تہٕ ہمیٖ یِیلہِ سنٛبھہے احترامہِ سان اَتھ گُن ٹمن ہیوٚت تہٕ تیمی لویُس یہِ لرٛشہِ بوٚک سیوٚ دُے اۆچھن تہٕ کپر تھانس تھپھ دِتھ ژۆل اَتہِ۔

یہِ کیاہ چھُ وَننے زِ غریب وۄدِس اوسہٕ کینٛہہ بوزنے یوان سُہ اوس حاۍران۔ سُہ ہیوٚک نہٕ کہنی تہٕ کرِتھ ماسوا یہِ اوس دٕگ للوان تہٕ پننہِ نِس قسمتس وٕدان۔

IV

اکہِ دوہہ بیوٚٹھ شرف اۄکس استانس نِشہِ تہٕ زنتہٕ سُہ فاتحہ اوس پران۔ اۆتھی منٛز دِژ اولیاۍرِ اَکھ نفراتہٕ شرفن کوٚرتَس آلو۔ سُہ آس نکھہٕ تہٕ وۆننس کیاہ گوٚھی۔ شرفن وۆنُس "خدا کری یاۍری۔ مےٚ اَنتہٕ ژوٚٹ۔ بہٕ دِمےٚ ژٕ پیٚنسہٕ۔ مےٚ چھےٚ یِمہٕ ژوچہ پننہٕ نِس جنتی ماۄلی سِنٛدِ ناوٕ غریبَن باۄگراونہٕ" اۄمِس باسیاو یہِ چھےٚ ثوابٕچ کاٗم تہٕ اَمہِ کٕنہٕ مونس خوٚشی سان تہٕ دِژ اوژوٚٹ اَنہِ۔ مگر سُہ تِتھے کینٛہہ قدم پوٚک تہٕ شرفن کوٚر تَس واپس آلو دۆپنس "ہے یپاۍرِ۔ وولہٕ گوڈٕ واپس۔ ٹکی کمن نہٕ ژٕ اۆرِ واپس آکھ۔ لہٰذا تھاوِ پننہٕ کپر ژاۆدرِ ژٕ تانی مےٚ نِش یوٚت تانی ژٕ واپس ژوٚٹ ہیتھ یِکھ" اَتھ منٛز کیاہ شکھے ہیکہِ ہے گژھِتھ۔ اۄمۍ واۆج پننہٕ ژادرتہٕ تھاۆون اۄمِس نفلی فاتحہ پرن واۆلِس لرٕ۔ افسوٗس سُہ یِتھے نظرو ڈوٗل شرفن تُج کپر ژادرِ ہن تہٕ دِژ اوبیٚنہِ لَنٛدِ۔ یہِ اوس اَکھ جانہے سودا۔ گرٛژن تانی پیٚنسن دِرکپر ژادر۔

V

اکہِ دوہہِ پیوٚ اۄکس گلوانس شرف بُتھہِ۔ سُہ اوس اۄکس صاف راہدار

گُرِس کھئِستھ۔ شرفس گووِلس اَمِس گُری سُنٛد وُزوُز۔ پرٛژھنس "ہرگاہ یِہ گُر کُنہٕ ہن ژےٚ کوتاہ گرٛژھی اَمِس؟" اورِ میوٗلس جواب "ہتھ روپیہِ" شرفن وونُس "اچھا تہٕ گوو جانہٕ۔ مگر ئِہ وُچھہِ گوڑٕ زِ اَمِس ماچھ کانٛہہ عآب۔ ئِہ کھسہٕ گوڑٕ اَمِس" شرف تۄہے گُرِس کھوت تہٕ گُرِس کھوٗر۔ سُہ آونہٕ پتہٕ اَتھے۔ سُہ ووت خبر کوٚت تہٕ بچور گلوان رۄدٕ صرف کرِکھ دِوان۔

VI

بٹا اَکھ اوس ئِریاو بٹھی اَکھ کورٕ ژادرٕ لتھ پکان۔ شرفس پیٚیہِ اَمِس پیٹھ نظر تہٕ تمی ژھنِ اَکِس ناوِ منٛز وۄٹھ۔ یوسہٕ اَکھ رَزِ سِتۍ بٹھس پیٹھ چلس اُس گنڈتھ۔ تمی لوگ ناوِ ہانٛز مگر ئُس بیمار اوس۔ اَمہِ کِنی وونُن بٹس وولہٕ مےٚ کرتہٕ مدتھ تہٕ اَتھ بدل دِمے ئِہ ژےٚ اپورتارتہٕ وَتھہ تہٕ گرٛژھی ژھوٚٹ۔ بٹن موٗنُس ئِلی ئِلی۔

تہنٛدِس منٛزلس واتنہٕ برونٛہہ پیٚیہ اوسُن شام ہیوٚ تمُت سپدن۔ لہذا اوونس ناوِ ہانٛزن یوٚ ہے سبٹھے احسان مندی سان زِ "ہے ووٗنی چھی ژےٚ گوڑے ژیر گومُت تہٕ یِہ زَن ژے وۄنتھ زِ ژےٚ چھی گرٕ وُنہٕ دوٗر۔ ژٕ کھیا وَتھ اَز یے بتہٕ تہٕ پتہٕ کر کھراتس ناوِ منٛزٕ آرام تہٕ صُبحس نیرٕ کھسُلہِ سُلے گرٕکن۔ یارا۔ رَٹھ یِہ روپے۔ ئِہ چھسے ژےٚ یِہ پننہٕ دِلہِ دِوان۔ رَٹھ تہٕ اَن اَتھ پانس کیٚتھ کھین" بٹن رٕٹ روپے تہٕ ہیوٚتن اَتھ کھنہٕ خاطرٕ کینٛہہ انٛنہِ نیرٕن تام کوٚرنس شرفن آلو تہٕ وونُس "ہے وولہٕ پھیر واپس۔ ژٕ آسکھ تھوٚکمُت۔ ئِہ گوس ووٗنی ٹھیک تہٕ ئِہ ہکہٕ ووٗنی چانہٕ کھنُک انتظام کرِتھ۔ ژٕ بیٚیہ بیٚتی ناوِ منٛز تہٕ ئِہ وُچھنے کانٛہہ موٚہیوٗئس چانہٕ خاطرٕ بتہٕ رَنہٕ۔ تہٕ ہرگاہ مےٚ ژٕنی یہ ژادر

دِکھ تیٚلہِ ہیکہِ سۄ أتھی منز چانہِ خاطرٕ کھمن أنتھ۔ بٔٹس کیٚاہ شک یا کھوٗٹھ کھٹاے باسہِ
ے اَتھ منز تہٕ لہٰذا دِژِن پننۍ ژادرتہٕ رۄ دصمٕ سان کینژٕس کالس ناوِ منز پژاران۔ مگر
پَتہٕ ٲنجس ژادرِ ورأے ترتہٕ بینہٕ ٲنجس بوٚچھِ تہٕ۔ أخرتہٕ رأوس توژھ تہٕ اَمہِ پتہٕ کِمے
کأل لوگن بَڈِ بَڈ وَدُن تہٕ وَنُن ''ہتامے ہاپھوٚ رشرف ژوٗر''۔

VII

بیٚا کھ دٔلیل تہِ چھےٚ أکس وودرِ سے متعلق یُس تُمی سے وورٕ کہٕ سٔندی پأٹھ
یَسنز گتھ گوڈٕ ذٔژھ۔ سرینگرِ اوس پٔتن گُپُر کِنہٕ کہِ غرضہٕ آمُت۔ اَسہِ وُچھ زِ شرفس اوس
کپرس کُن زیادَے پہٕن رغبت۔ اِکِنۍ دژ اوس عیار بروٚنہٕ پہٕن تہٕ دِژُن وَتہٕ منز دراز
تہٕ لأیِن سخت ٹِکرِ ہارے تہٕ أے وأے گرُن زنتہٕ تُمس سخت دوداوس۔ لیأر کیٚم نفر
دژاے تم گے أمس أندی یکۍ جمع تہٕ بأوہس پننۍ ہمدردی۔ وودُرتہِ وۄت تہٕ چھس
وُچھان۔

شرفن لوگ زنتہٕ وارِ وارِ بکُن۔ تُمی مُشراوِ أچھ تہٕ تتھہٕ کنۍ دِژن نظر زنتہٕ تُمی امی
وِزِ وودرِس یہِ گُپُر وُچھ۔ أمس وۄنُن زِ ہے خدایہِ سٔندِ خاطرٕ دِتہٕ یہِ تأنۍ یُورکۍ بہ گنڈٕ ہا
کمرس۔ وودرِس تہِ آو أمی سُنٛد عار تہٕ دِیُتنس یہِ کپُر۔ اَمہِ ہکہِ گنڈ نک زنتہٕ سبٹھا رُت
نتیجہِ دژاو۔ أمس یہِ گنڈنہٕ پتہٕ محض کینژٕ ومنٹو پتے وۄن شرفن زِ بہ ہیوٚتنس وۄنۍ ٹھیک
گژھُن۔ امہِ پتہٕ وۄنُن اَتہِ سُمتھ لۄگن زِ توہۍ نیٚر وۄنۍ یُتھ بہ ہواہیوٚ چمہٕ ہا۔ وودرِس
وأرے یم اَتہِ أسی تم دژاے سأری۔ وودرِس کُن وۄن شرفن سبٹھاہ حلیمی سان وۄن
''خداے دِی نے ژےٚ رُت جزا، ژےٚ کٔرتھ مےٚ سخت مہربأنی! وۄنۍ کرتہٕ میأنۍ اَکھ

کأم۔ ژٕ اَنتہٕ مےٚ خأطرٕ ہمہٕ مَسجدٕ ہنٛدِ کرٕ پرٕ منٛز ترٛ لیش تہٕ بہٕ چھُس ہاسوے۔ دگہٕ ستٕ چھُ زَن مےٚ سورٕے زُودرٕ اُمت۔'' سُہ گووترٛ لیش اَنہٕ۔ تَس تہٕ ما گووکانٛہہ شکھ تہٕ أتھ منٛز درٕ اوشرف تہٕ پانس تہٕ ییٚلہٕ ووٚنی بچوروٚوٕ رواپس ووت سُہ گتہٕ وُچھِ ہے أمس۔

VIII

پیٚتکی بسکپن چھِ روپیہٕ یالوٕکٕڈ موٕ کٕڈ قیمتی چیز یاتہٕ پنٕہٕ نس ہلہٕ گنڈ نس منٛز نتہٕ ژادرِ لونٛچہ منٛز گنٛڈِتھ تھاوان۔ نتہٕ چھِ دستارس منٛز تہٕ ژورِتھاوان۔ تیٚمس پیٚرس متعلق اَسہٕ ووٚنی لٕکھٕمٕن چھُ سُہ اوس دستارٕس منٛز تھاوان تُمی اوس أکس سوزرس نشہٕ اکھ سونہٕ وَسائلی اوٚنمُت تہٕ اوس ووٚنی گرمہٕ تہٕ زیٹھہٕ سفرٕکنی سخت تھٕکتھ لوٚستھ گرٕ گٕن پکان۔

شرفس لوٚگ پتاہ زِ پیٚرس چھُ دستارس منٛز سونہٕ وَس تہٕ لوٚگن دِماغس ژٕلل دیٚن زِ یہٕ کتھٕ کنہٕ بنہٕ یہٕ أمس۔ تُمی تٕج دَو تہٕ ییٚلہٕ برٛ وٕنہٕہ پٕہَن گووتہٕ بیوٚٹھ دَتہٕ ماوٕلِس کُن تہٕ لوٚگن وَدُن۔ پیٚر ییٚلہٕ اوٚتتھ ووت تہٕ کوٚرنس پتھر بیہنہٕ خأطرٕ زارٕ پارٕ تہٕ ہنادَم دِنہٕ تہٕ کینژٕ ھا کھینہٕ خأطرٕ ووٚننس یہٕ زَن أمی مأکی سنٛدی نأوی پیش کوٚرُس۔ پیٚر گووٕ یہٕ کرٕنس سبٕتھے خوش تہٕ لوٚگن مزٕ سان کھنا کھیوٚن تہٕ پنٕہٕ نس أمس اتفاقن سمکھیمتس میز بانس ستٕ خوش گفتأری سان کلامہٕ کرُن۔

خبر یہٕ سَپدا اژوچہٕ کینٛہہ دوا مُتھتھ آسنہٕ کنی کنہٕ تھکاوٹ والہٕ زیٹھہٕ سفرٕکنی زِ پیٚتھہٕ تتھہٕ کھوٚتس سخت نِنٛدرٕ ہیٚنز کأف تہٕ شرفنی گتھ مأنتھ ترٛ اوٚن لرٕ تہٕ أتھی ستٕ پیٚیس نِنٛدرٕ۔ شرفن تُلس دستارٕ تہٕ مختلف طرٕیقو أمس پھٕش تہٕ گش گٕرتھ پأونس گوٚب نِنٛدرٕ۔ پیٚہوے اوس شرفس موقعہٕ۔ تُمی تُل دستارٕ تہٕ پنٕہٕ نس أمس نِنٛدرِ منٛز مَس پٕرٕھس

کُن ہتھ ژُکرٲوِتھ ہُش نظرا کرِتھ دژ اولوٚت پٲٹھ گٔژھ تأنی ماٹھن کُن تہٕ اُتی

تژاون دُبچہ اَمہِ کامہِ ستی خوش سپدِتھ زنگہٕ ڈیرِ رتھ نندرا۔ یہِ سونہٕ وَس لوِ ہے، کینہہ نے

تہٕ ہتھ روپیہِ۔

IX

تیمس بیٚیس غریبس شرفن تارُسہ اوس بہاؤ الدین صأبن دوہے گوہان

تہٕ تتہِ خزانہٕ منگان۔ تس اوس باقین کیٚنژن ہندی پٲٹھی ہتھ زِ بہاؤ الدین صأبنہِ

وساطت کنی کرِ بوڈ خدائے تٔمی سندِ دِلک مُراد پوٗرٕ لہذا اوس سُہ پھیری پھیری اور گوٚژھتھ

سودلہٕ عبادت کران ''میانہِ بہاؤ الدین صأبہِ۔ دِتہٕ مے خزانہٕ'' اکہِ دوہہٕ اوس شرف

لٲری کنی پکان تہٕ گوس اُمس نظرِ سُند منگُن کنن۔ تٔمی سوچ زِ نہ صرف تارُبہ اُمس بلکہِ

کڈٕ اُمس نِشہِ کینہہ فأیدتہٕ۔

اوموٗ جب دژ اوسہ بیٚیہ دوہہٕ صُبحٲے تہٕ وۄت مسجد منز تہٕ اَتہِ بیوٗٹھ اکس

لنہِ گٹس کوٗنس کُن ژھیپتھ۔ سُہ روٗد پژاران یوٚت تانی یہِ شخص دوہِد شکی پٲٹھی اور

وۄت تہٕ تٔمی کر ییلہِ خزانہٕ خاطرِ دُعا لوگ کرُن شرفن دِتس اَتہِ گٔژھ ہے منز جواب ''اے

پاکبازٕ۔ ژٕ چھکھ پژی کنی عبادت کرنس منز ثابت قدم لہٰذ وندٕ روٗد کھ ژٕ یہِ دُعا کران۔

نیرگژھ تہٕ زانُبہ چھسے ژٕ ے خوش تہٕ چأنی یہِ خاہش پوٗرٕ کرنہٕ خاطرٕ پوٗرٕ پٲٹھی تیار۔''

اُمی نفرن سونچ زِ یہِ ہیکہِ نہٕ پانہٕ بہاؤ الدین صأبنہِ ورأے بدل کانہہ اُستھ تہٕ اَمہِ کنی

موٗنگن زیادٕ دے بڈ۔ شرفن وۄنس زِ ژٕ یلی زِ فلأنی وقتہٕ تہٕ بیٚیہ اُنی زِ پانس ستی تم ہتھیار تہٕ

سامانہٕ یموستی خزانہٕ زمینہِ تَل کڈٕنہٕ ہیکہِ ہتہ۔ دوٚپنس بیٚیہ اُنی زِ ہتھ روپیہِ تہٕ زِ ژادرٕ

یِمَن منز ژِ خزانہٕ گرِ نِکھ ۔ بیٚیہٕ کرِ زِ حبس تہٕ حبس یِنہٕ اَتھ متعلق کانٛسہِ کیٚنٛہہ وَنِکھ ۔ یہٕ نفر آ و خوٚشی سان گرِ واپس تہٕ تَس پیٚیہٕ تمہِ بَڈِ خزانہٕ کہِ خیالہٕ راتس نِنٛدرِ زولہٕ تہٕ یُس تَس پَکھہٕ میلن وول اوس ۔ سُہ اوس سیٚٹھا غریب تہٕ ہَتھ روپیہِ گَتہٕ اوسُس اَتھس کَنبتھ تمہِ کِنِ ژھُن تمی پَنٕن جاداد کِنتھ تہٕ کوٚرُن یہٕ رقم حاصل ۔

بیٚیہٕ دوہہٕ ووٚت سُلے گاش پھولنےٚ مقرر کرنہٕ آمِژ جایہٕ پھیکِس پیٹھ سامانہٕ تہٕ روپیہٕ ژادرِ لونچہٕ منز ہیتھ ۔ بیٚلہٕ زَن دوٚیِم ژادر بیٚیِس پھیکِس پیٹھ الاگراوٕ سس ۔ شرف آو تہٕ کُرُن سلام ۔ خأر پاٹھا کُرتھ دژ اوسُہ تَس بڑ ونٛہہ بڑ ونٛہہ لوکٕٹس کُلی گبرِس کُن یپأرِ خالے کانٛہہ انسان گژھان اوس تہٕ ہأوِن خزانہٕ ژھانٛڈِن وألِس سو جاے یِیتہٕ تِسنٛدِس منگنس ترنیرٕ ہے ۔ دوٚ پَنٛس کھَن یَتھ جایہٕ زِ گز تانٛی سوٚ ن ۔ اَمی نفرن کرِ ڈٕلی نصف کأم ختم مگر ڈبکس اوسُس عأرق پھوٚٹمت ۔ شرفن وُچھ یہٕ تہٕ ووٚنُن اَمِس نفرس زِ ژٕ ژھن پلو کڈِتھ تہٕ تھاوٕ اَتھ کُن پَتہٕ ہکِکھ سہل پأٹھی کأم کرِتھ ۔ اَمی کوٚر یی تہٕ کِے کأرِ کھوٚن تمی تیوٚت سِزرِس تانٛی زِ سُہ اوسنہٕ ووٚنی اَمہِ دوبہٕ منزٕ نوٚنے باسان تہٕ نہ اوس یانہٕ اَمہِ نبرٕ کیٚنٛہہ وُچھتھ ہیکان ۔

تمی اسی پلو اَتھ کُن تھأوی مِتی ۔ شرفن اوس یہٕ سأرُے کیٚنٛہہ وُچھمُت تہٕ بیٚلہٕ اَمی شخصن زِ گز ہوکھ کھُنٛژ تہٕ اوس نہٕ ووٚنی وبڑان تہٕ کُنہٕ تہٕ باسان اوسُس وُنی نتہٕ ڈٕلی یہٕ میانہٕ کھانہٕ تَل کانٛہہ دوٚ رچیز سُہ یاتہٕ سون آسہِ یا روپھ نتہٕ کانٛہہ بدل مولُل چیز ۔ شرفن تُلی لوٚت پأٹھی تِسنٛدی پلو ، ژادر تہٕ ہَتھ روپیہِ تہٕ کِے کأرِ گو وانہٕ گٕٹس منز تہٕ جنگل کِس پیچیدٕ گبرِس منز غأب ۔

وَننہٕ چھُ یِوان زِ سُہ بچور خزانہٕ ژھانڈن وول رُؤ دتوٚت تانی کھنان زِ پَتہٕ ہیوٚک زور زارے اَمہِ دوبہٕ منز پنُن پان ہیوٚر کھاٗلتھ تہٕ یِیلہٕ نہٕ اَتہِ پٔنٕز پٔنسہٕ۔ ژادر، پَلوٗ تہٕ ڈٔلی وُچھنے سُہ ہیوٚکنہٕ وۄدٕنی ڈٔرِتھے تہٕ آو بے ہوش سپدِتھ اُتھی دوبس منز ڈُرکاونہٕ۔

X

اکہِ دوہہٕ سمکھیا وشَرفس اَکھ غریب گرٛیوٚس یُس اَکھ کٹھ ہتھ بازرس کُن گژھان اوس۔ شرفن پرٛژھُس کٹس قیمت۔ گرٛیسی وۄنُس "ژور روپیہٕ" اور یور دٔرٕ دٔرٕ گٔرِتھ گوو آخرس ترٛے روپیہِ طے تہٕ شرفن وۄن اُمس زِ گٔتھ پگناوُن میوٚن گرٕ یتہٕ یہ ژے پٔنسہٕ دِمے۔ اُمی نفرن موٗنُس تہٕ سُہ اوس خوش زِ ؤلی ؤلی ووتھ مے یہ بور نکھہٕ۔ تِم اَسی نہٕ وُنہٕ زیادٕ دوٗر روأتی ہتی زِ شرفن وُچھا اَکھ خأ‌لی مکانہٕ یتھ بتھہِ اَکھ تہٕ پَتہٕ اَکھ درواز اوس۔ تمی وۄنُس زِ یوٚہے چھُ میوٚن غریب خانہٕ تہٕ کٹھ ژٔٹتھ یوٚرُن یہِ نکھس تہٕ ژاو اندر۔ پَتہٕ کوٚرُن بڑ وٕٹھم درواز بند تہٕ اُمس نفرس وۄنُن پرٛارنہٕ خأطرٕ یوٚت تانی سُہ تمس پٔنسہٕ اَنہِ۔ یہِ زَن اندازے چھُ زِ گرٛیوٚس اوس درواز س نیبرٕ کنہِ صبر تہٕ خوشی سان اڈوانہٕ ہتھ پرٛران تہٕ شرف اوس پتی مہِ درواز کِنہٕ نیرٕتھ گوٚمُت تہٕ اُمس اوس اُتیک سورُے اوٚند پوٚک پوٚرٕ پوٚرٕ وۄنی دتہٕ بییہ اوس قدمو کنہٕ تہٕ وُژھے تہٕ یتھہٕ کنہٕ بچوون رٹنہٕ پننہٕ کہِ پرٛ ہتھ امکانہٕ نشہِ جلدٕ ے پان۔ یہوے اَکھ گانٹا گژھتھ آو یتا کھ نفر لیأ رکِ تہٕ وَتھ ژھوٚ ترأ وِتھ ژاو پتی مہِ درواز کِنہٕ اَتھ مکانس اندر تہٕ اوس وۄنی بڑ وٕٹھی مہِ درواز نیران۔ گرٛیسی دِژس تھپھ تہٕ موٚنگنس گٔتھ۔ اُمس نفرس کھوٚت اُمی ہندِس

اچانک تہٕ بے طور پأٹھی ژھرِ ینٔس پیٹھ شرارتھ تہٕ ہأونس عملن پٮ۪نٕز ناراضگی۔

ییٚلہِ گرٚ یسی أمی ہٕنٛد بوچھ بوٚپہتہٕ سندور ہیوٚ تہٕ پتہٕ لوٚگن ہمسایہِ گرٚن ہُنٛد اُژن مگر افسوٚس! نہ میوٚلُس گژھے تہٕ نہ گٔژھ ہیٚنہٕ ووٚلے صرف وَژھس مکھالہِ تہٕ ہوا رِیہ یوٚت تانٛی سہٕ پتہٕ اَتہِ پانٛے دژاو تہٕ ووت پٔتُن گام کینٛژھا مغموٗم تہٕ کینٛژھا دانا بٔنتھ۔

XI

یَتھ ڈٔلیلہِ منٛز چھُ یہِ نَنان زِ شرف اوس سو دِلہٕ پٮ۪نٕز کاٗم کران۔ ژکہِ اوسنہٕ سہٕ یہِ کاٗم صرف کانٛہہ فأیدٕ پرٛاونہٕ خأطرٕ بلکہِ اوس سہٕ زیادٕ پہٕن اَتھ منٛز مزٕ پرٛاوان۔

اَکہِ دوہہٕ وُچھُن تٔمی اَکھ سبٛٹھے پرٛأنی زچہٕ پلولا۔ گتھ نفراوتہٕ پتہٕ اَکھ موٗہرٕ ہأر ٹُلان۔ أمِس نفرٕ سٕنٛز یہِ خستہٕ حالت وُچھِتھ آس أمی سُنٛد سخت عار۔ سہٕ دژاو أمِس پتے یہِ وُچھنہٕ خأطرٕ زِ یہِ کیاہ کرِ أمِس موٗہرِ ہارِ۔ تتھے یہِ نفر گرٕ ژاو تہٕ کوٗرُن درواز بنٛد شرف گووٕلی ڈٔلی تہٕ رٕوٗد دٔمتھ اندرِم حال وُچھان تہٕ بوزان۔ أمی وُچھ نِکی بوچھِ ہتی شُری دوٕدٕنی بلکہِ وَنومأرِنس أنٛدی أنٛدی نژان، تٔمی ہٕنٛزٕن زَچن لمان تہٕ تٔس پرٛژھان زِ تٔمی اوٗنا کینٛہہ کھینہٕ خأطرٕ۔ اَمہِ گرٕچ کہأنی أس سبٛٹھے دوکھہٕ بٔرٕژ۔ اَکہِ وَقتہٕ أسی یِم اَسَن بَسن وأٹی مگر حکوٗمت بدٕلنی اوس نہٕ تہنٛدِس حقس منٛز تہٕ قِسمتس بٕڑ وٕنہہ گنہٕ ہٕی تِمَن نٔمُن۔

أمی نفرن وَوٗن شُر بن "آ۔ مےٚ چھےٚ اَکھ موٗہرٕ ہأر أنی ہرٕ۔ رٕٹوٗ تہٕ تلیوٗن یہٕ شامَس کھینہٕ خأطرٕ۔"

شرف ژوٗرَن وُچھ تہٕ بوٗ زِ یہِ سورُے تہٕ تٔمِس گوو یِمَن غریبَن ہٕنٛدٕ کٔنی دِلس

زٕر زٕر۔ تٔمی دِژ کربکھ زِ مے تھأوِ دروازٕ تہٕ اورأ ژِتھ دِژ أمی أمِس نفرس یہ ونان پانژھ روپیہٕ۔ "رٔٹھ اَن یمَن پِنٛشَن کینٛہہ کھینٕہ خأطرٕ تہٕ ژھئُن یہِ موٗہو ہأرداٗرِتھ۔ بہٕ چھس شرف ژھٔور۔ وٗنیُس تانیٚ رٕ دس بہٕ صرف پئنہٕ ترقیہِ خأطرٕ ژھٔورٕ کران تہٕ ڈاکہٕ ترٛاوان مگر أزیٚ کہٕ پیٹھہٕ گرٕ بہٕ صرف خدلیہٕ ہِنٛدِ خأطرٕ ژھٔورٕ تہٕ ڈاکہٕ۔ بہٕ چھسے ژٕ نے وعدٕ کران زِ بہٕ یمہٕ کأمی کینٛتھ بیٚیہٕ توہہٕ نِش تہٕ دِمَو توہہٕ خرچہِ خأطرٕ تہٕ سأئلم یہِ توٗت تانیٚ مےٚ حأصل سپد۔ کھوژمہٕ بلکہ خوش پأٹھی تھاوو ومید۔ تٔہنٛزیہِ خستہٕ حألی بدلہِ پانٕژ جأیی منٛز۔"

أمی غریب شخصن کوٚر أمِس شُکریہ تہٕ أمِس برٛ ؤنہہ گنہٕ کوٗٹھین پیٹھ ؤستھ وٗننِس "یہِ تٔہنٛز مرضی آسہِ۔ خدا صأب تھأوِی نو وارٕ کارٕ۔"

"پگہہ کیٚتھ گو وشرف أمی ہنٛدِس گرِس نکھہٕ مسجدِ منٛز تہٕ رٕؤ دوارٕیہِس کألس عبادتس ہتیٚ آؤر۔ نماز موکلأون تہٕ دِتُن دما۔ أتھی منٛز آو امام۔ شرفن لأج ؤلی ؤلی أمِس ہتیٚ گتھ تہٕ باقےٕ سورُے دوہ تہٕ رأ ژہنٛدا اَکھ ِ ھا گذورُن مسجدِ منٛزے کٔرہے ہتیٚ۔ شرفس باسیاو زِ خبر یہ نیرٕ یاتہٕ مسجدِ منٛز۔ أخرس ییلہٕ رأ ژہنٛز اَکھ ہش بجیہٕ تہٕ امام گو وپُٔن گرٕ۔ تِتھے سٕہ دژ او شرف سپد فوراً تٔمِس ؤسوارتہٕ تیز رفتار گرِس سوارِیُس کٔرِ کرایہِ پیٹھ اوس اوٗ نمت تہٕ سپد سوپرٕ گُن روانہٕ۔

سوپر وأتِتھ گو وشرف سیوٗ دُے خزانس پیٹھ تہٕ تتہٕ انٛن کینٛہہ روپیہ ٹھیلہٕ ژھٔورِ کٔڈِتھ۔ یمہٕ ٹھیلہِ گنٛجن پئنہٕ نِس کمرس تہٕ واپس گرِس سوار سپد تھ آو تمے تیز رفتأری سان تٔتھ جایہٕ واپس ییٚتہٕ پیٹھہٕ سٕہ دژ امُت اوس۔ یمہٕ روپیہ ٹھیلہٕ نیٚیہٕ تٔمی تمی ساعتہٕ تٔمِس غریبِس یَس تٔمی اتھہٕ رؤٹ کرٕنک وعدٕ اوس کوٚرمُت۔ اَتہٕ دژ او تہٕ گو وبیٚیہٕ سیوٗ دُے

مسجدِ منز تہٕ ترٚ اوٚن اٲی لَر۔ رأ ژھنڈِس باقے اۆڈِس گٲنٹس کٔرتھ اصل پأٹھی ژنڈر۔
دۆیمہِ دوہہ صُبحٲے دُچھ خزانہ دارَن زِ اَتہِ اُس سَن گمُت۔ تمۍ وۆن "کینہ
ٹھیلہِ چھےٚ نہٕ آمُت۔" فوراً آو گورنرس سرینگر اتھ متعلق رپورٹ سوزنہٕ یتھ منز یہ
اِشارٕ پأٹھی وَننہٕ اوس آمُت زِ یہ گژھہِ شرف ژۆرُن کاراُسن۔ گورنرن بلاونوواۍ وِز
شرف پانس برٚ ونہہ کُن۔ یِیلہِ سُہ اَنہٕ آو تہٕ تمس آو فوراً حکم دِنہٕ زِ سُہ وَنہٕ پۆز پۆز تہٕ
بیٚیہ کرِ پیٚنسہٕ واپس۔

شرفن کُر حأرانکیہِ سان نظراتہٕ بلکل تہِ کھۆژنہٕ۔ "روپیہِ کرآیہِ ژۆرِنہٕ؟"
تمۍ پرٛژھ۔ "راتھ رأ ژمنز" جواب میوٚلُس۔ شرفن وۆن تمن لۆت پأٹھی زِ سُہ امام اور
بلاونہٕ خاطرِ گوٚژھ اجازت دِنہٕ یُن تیمس ستۍ اَمۍ راتھ دُہک تہٕ رأ ژھنُد زیادٕ تر
وقت گزور۔ "مہربانی کٔرتھ سۆزی تو امامس نادتہٕ تمۍ کے پرٛژھو زِ بہٕ اوسُس ناتمہِ وِز
تَسی نِشہِ تیٚمہِ وِزِ سَن چھےٚ گمُت۔ یہِ کتھہٕ پأٹھی چھُ ممکن زِ بہٕ آسہٕ اکی ساعتہٕ بیٚیہ تہٕ تہٕ
سوپرتہِ؟"

امام آو اَنہٕ تہٕ شرفن یہِ کینژھا وۆن تمۍ دِژ تمہِ کہِ پۆز آسنچ سَند۔ تتھۍ کنۍ آو
یہِ ژۆرتہٕ ڈاکویٚلہٕ ترٛاونہٕ۔

XII

بیٚیہ اکہِ ساعتہٕ گو شرف اَکس بٔڈِس موٚہنِوِی ہٕنڈِس رخصس منز اَکہِ
سبٹھا نامادار پیٚرس سلامہِ تہٕ بیوٚٹھ پیٚرس نِش معزز آیہِ۔ پیٚرن پرٛژھُس زِ ژٕ کتہٕ پیٹھہٕ
تہٕ کیاہ زِ آکھ۔ شرفن وۆنُس گوڈٕ پس وپیٚش ہیوٚہاوان زِ بہٕ چھُس اَکس معزز شخصہٕ سُند

نچُو تہٕ یہِ بوٗ زِتھ زِ پیر صأب چھُ اَکھ پاکباز شخص تہٕ عقیدٕ کِنٛز راسخ توے آس توہہ نشہٕ ہدایت پٕراونہٕ خأطرٕ۔ پیر گوو سیٹھاہ خوش تہٕ امی ساعتہٕ پیٹھہٕ لٔج جنس تربیت کرٕنۍ۔ ترٛین دوہن رۆد شرف پیرٕ سٕندِس ہے گرِس منٛز تہٕ یہِ باس دِتھ زِ مےٚ کۆراز تربیت سپٕز ہوٗن ظأہر پأٹھۍ زٕبہ کۆتاہ شُکر گزار چھُس اَمۍ سُند۔ تُہۍ ووٗن پیرس زٕبہ چھُس سیٹھے خوش تہٕ خأہش چھم زِ ژٕ نے کر ہے سال۔ بیٚیہِ ووٗنس ''کأنٛسہِ کأرِ کرِ وازس سۆزی تونادتہٕ تُمِس وٕنۍ توشہ کرِ مختلف سٕنۍ تیار۔ بہٕ خرچاو اَتھ سالس پیٹھ ترٕٛہ روپیہ تہٕ وازس تہٕ دِمہٕ انعامہٕ۔''

وازَن کور وعدٕ زِ سہ تھاوِنہٕ پننہِ کِنٛز کانٛہہ کَرٕ گی تہٕ صرف منجن پیرِس بتہٕ رننہٕ خأطرٕ دیگہٕ تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ سٕنۍ دیگچہٕ یم اُمِس فورَن دِنہٕ آے۔

کینٛہہ وَقت گُزرِتھ ییلہِ شَرفس باسیاو زِ وازٕ وان آسہِ تیار سپٕدمُت تہٕ ہیوٚتُن پیرس اجازت زٕبہ گرٛھہٕ تہٕ انتظامن دِمہٕ نظر۔ وازٕ سُند گراوس کیٚہ دوٗر۔ اورواتِتھ کرِ تُہۍ وازس بو اَری زِ ژٕ ے کیاز لوگتھ ژیر تہٕ اِ موجوٗب پیٚیی ژے ووٗنی وازٕ وان مےٚ سٕتۍ زأنہٕ کِدل واتناوٗن۔ اَمۍ بُلو اَکھ ہأنٛز تہٕ تھاوناوِن سأری چیز نادِ منٛز۔ اَمہٕ پتہٕ کھوٚت پانہٕ نادِ تہٕ تُمَن موٚہنوِ بن کوٚرُن رخصت یموِیہ وازٕ وان اوٗت واتنوو۔

سالہٕ کِہ مارٕ مَتہٕ رۆد ہأنٛز گشہٕ کھوٗ روایان تہٕ کم ہے کالس منٛز وأتۍ تُم تیوٗت دوٗر ریٚتھ نہٕ لبنہٕ ہیکہٕ ہَن ہیتھ۔ کیٚہ کألۍ اُس ہُیأرِک پیرس توقع موٗجب تہٕ ژیر گرٛھنہٕ کِنٛز بو چھہِ ہُر یمہٕ شٕس تہٕ سہ گوو وازٕ سٕندِس وانس پیٹھ تہٕ اَتہٕ گوو یہِ بوٗ زِتھ بلکُل ہے بنگہٕ زِ اَمۍ سٕندۍ دوست تہٕ طألبن اوس بانہٕ ہتھ سوٗرے کھین چن پکنو وُمت تہٕ سہ

اوسن صرف خرچہ ادا کرنہٕ خاطرٕ تھوومت۔

یہ پتہٕ پر تہٕ اوس پننہٕ حسابہٕ بڈٕ ضدی۔ اُمی کوٚر یہ پننہٕ حسابہٕ پٕوٚر تصدیق زیٖہ دھوکہٕ باز اوس شرف ژٔۄر تہٕ اُمس انتقام ہینہٕ کہٕ غرضہٕ کوٚرن شبقہٕ اِرادٕ زیٖہ واتناوٕ شکایت ناظم اعلاہس نش یُس اَمہٕ وِزِ عطا محمد خان[1] اوس تہٕ دیٚاونٲوٕ ژٔۄرس سزا۔ ناظمن ہوٚ زبڈٕ دِل دِتھ پتہٕ پر سنٛز دٔلیل تہٕ امی وِزِ دِتُن شرف گرفتار کرنہٕ پٮ۪نگ حکم۔ اَمہٕ پتہٕ اکہٕ دوہہٕ دوٚہی آو شرف ناظمس برٛونٛہہ کُن اَننہٕ تہٕ تَس اوس یہ الزام زِ تٔمی اُس پتہٕ پر سنٛدی دیٖگچہٕ، دیگہٕ، چمچہٕ وغاٲرٕ بانہٕ ژٔۄر رٔٹی تہٕ بیٚیہٕ طریقو تہٕ اوسن تَس دھوکہٕ دِتمت۔ پتہٕ پرن گرٛ شرفس رٔژ نظرٕ زٕ اُخرس مٲنٛز تٔمی پننہٕ غلطی تہٕ معافی خٲطرٕ لوٚگن زار پارٕ کرُن۔ ناظمس کوٚرن یہ وعدٕ زِ ہرگاہ سُہ اُمس یِیلہٕ تہٕ اوٚبہ واتناوس سبٹھا دولت۔ عطا محمد خانس گووٕنہٕ تو تہٕ الگذارتہٕ۔ تٔمی مون نہٕ تَسُند بلکل تہٕ کینٛہہ بلکہ دِتُن یہ ناطق حکم زِ اُمی سُنٛد دوٚچھن اتھہٕ گرٛشہٕ ژٹنہٕ یِن یتھ سُہ برٛونٛہہ کُن یِیہ کمینہٕ حرکت کرنہٕ نشہٕ باز روزِ۔

یِی آو کرنہٕ تہٕ مگر وننہٕ چھُ یِوان زِ شرفن بناونو وشستر واتھہٕ یتھ تیز پیٚژ دار اونگجہٕ آسہٕ تہٕ سُہ اوس کانسہٕ تہٕ یہ پنجہٕ ہٕنٛس دِوان دٲرِتھ ہرگاہ تَس روپیہٕ یا کانٛہہ مولل چیز دِنس اقرار کرِ ہے نہٕ۔ یتھہٕ کٕنی مٲری تٔمی تٕرٛے ژور نفر۔

سرینگر تہٕ گامَن منٛز چھے اُمس شخصہٕ سنٛدِس ظلم تہٕ عیاری متعلق بیٚیہٕ تہٕ

---

[1] عطا محمد خان اوس تیموٗر دوہسوٗبہ دار ونٛز اکھ یمہ شُہاتھن وری ین (۱۸۱۹-۱۷۵۳) ہندِس تتھ دورس ہیوٚت آسے یِیلہٕ کشیر دُرانی (افغان) سلطنتُک ہنٛد اکھ حصہٕ اوس۔

واریاہ دٔلیلہ موجوٗد۔ تیٚژٕ زیادٕ زِ یِیتھ ہکو کھنہٕ درج کٔرِتھ۔

کینٛہہ پرن وٲلی یژھن شرف نبن اُخری ایامَن متعلق تہٕ کینٛہہ زانُن۔

دپان اکہِ دوہہٕ سوٗزِتس بزرگ شاہ ناؤدی اکر بُڈی ہیرن نادتہٕ گٔرنس یمو کاموٗ نشہِ باز یِنچ تہٕ خداۓ ی کامبن کُن ہناظون دِیچ نصیحت تٔم کور اَمس وعدٕ زِ ہرگاہ سہٕ یہِ کٔرِتیلہِ دِیہ سہٕ اَمس پننہٕ نِس گرِس منزٕ اَکس ساتھی تہٕ مددگار رَسنٛدِ حیثیتہٕ روزنہٕ۔

شرفس گیہِ پیٚر سنزٕ امہٕ طریقہٕ کتھ تہٕ مہربان پیشکش دِلس سُنٛتھ تہٕ پٔز بتھ ناکارٕ کامہِ نسبت نادم سپدِتھ مأنِن اَمی سنزٕ گتھ۔

مَرَن گرتانی رُو دسہٕ بزرگ شاہ نِس گرِس منزٕ تہٕ پٔژن پان کوٗرُن پزٕ بتھ رنگہٕ پننہٕ نِس اَمس احسان کرن وٲلی سنزٕ مہربأنی تہٕ پزھِ لایق ثابت۔

یہِ چھُنہٕ پتاہ شرف ژوٗر کر گوٗر یاو تہٕ سہٕ کتہِ آو دفن کرنہٕ۔

(راوی: لال چند۔ رِنی وورسرٕ ہنگر تہٕ بینہٕ باقی)

بادشاہ تہٕ تٔمۍ سُنٛد غدار وزیر

دپان یہِ اوس اکھ بادشاہ تیٚمِس اکھ بدخواہ وزیر اوس۔ أمِس وزیرس اوس سخت پأٹھۍ یہِ کوڈُروۄ تھمُت زِ بۄ مارہن یہِ بادشاہ تہٕ کھمہٕ ہَس سلطنت۔ بادشاہس اوس قسمت زِ تَس لۄج امہِ خطرٕچ خبر۔ اکہِ دوہہٕ ییٚلہِ سہٕ گُری طبیلس منٛز پنٕنۍ گُرۍ نظر دِنہِ گوو تتہِ ہیوٚت زَلہٕ گُری یُس تَس سبٹھاہ ٹوٹھ اوس کأفی وَدُن۔ أمِس گُرِس نگھہٕ گرٕھتھ پرُٛژھ بادشاہن أمِس زِ ژٕ کیازِ چھُکھ یِوٚت ودان۔ یَتھ پیٹھ أمۍ بادشاہس وزیرٕ سٕنٛزِ دغابأزی ہُنٛد وۄن تہٕ وۄننس زِ ژےٚ یِوٚت مُمکن سپدی تیوٚت جلد گژھ مےٚ سوار تہٕ نیر تیٚمہِ مُلکہٕ منٛزٕ۔ بادشاہن کوٚر ییٚ تہٕ جلدٕ ےوٚت تیوٚت دوٗرِ تَس روٗدنہٕ پتٕۍ وأری خطرٕ۔ سبٹھاہ تھوٚکمُت آسنہٕ کِنۍ گوٚو سہٕ امہِ جایہِ ہٕنٛدِس أکِس پُجس نِش یوٚت سہٕ وۄتمُت اوس تہٕ منٛجنَس راتہٕ خأطرٕ جاے۔ أمۍ کوٚرس آنکار تہٕ امہِ کِنۍ تھوٚو بادشاہن گُر آنگنس منٛز رَزِ گنٛڈِتھ تہٕ پانہٕ ژاو مکانس اندر شوٚنگنہٕ خأطرٕ۔

مگر افسوس سہٕ موکلیاو اکہِ خطرٕ تلہٕ تہٕ آو بیٚیِس منٛز ہینہٕ أکِس بلایہِ نِشہِ

ہِرتھ پھسیاوبئیِس نِش۔ نصف رأژ ہیوٚ کوٚرنٛج پننہِ زنانہِ آلوتہٕ منٛجس بڈشڑاکھتہٕ کیاہ زِ
سُہ اوس أمِس ازأنی نفرس مأرُن یژھان تہٕ تٔمی ہنٛز روپیہِ تہٕ زَلہٕ گرٕ نیٖن
یژھان۔ بادشاہ اوس بئیِس کمرس منٛز شوٚنگتھ تٔمی یوٚز یہنٛز یہِ گتھ گتھ۔ سُہ ووٚتھ تہٕ گوٚو
یمن نِش تہٕ ووٚننکھ زِ توٚہۍ مَتہٕ کری توٚیہِ حرکت بہٕ دِمو توہہِ پننہِ سارے روپیہِ تہٕ زلہٕ
گُر۔ پانہٕ روزٕ بہٕ توہہِ نِش موٚہنیوٗ۔ بجُن مأنی یہِ گتھ۔ اکہِ دوہہِ کوٚر رأمی کوٚ کارنفرن
بادشاہس گٹہٕ سُند ڈوٚمب چھلنک حُکم۔ بادشاہ اوس یہِ کران زِ امہِ مُلکہٕ کِس بادشاہ
ہنٛز کوٚ ردژ ایہِ اتفاقن امی وِزِ دریاوٕ کِنۍ۔ اَمہِ وُچھ یہِ تہٕ سَپز سخت حأران زِ خولہٕ خطہٕ تہٕ
چال ڈال کِنۍ چھ یہِ سبٹھاہ رُت تہٕ أندری سوچُن زِ "یہِ شخص گژھہِ کُنہِ شأہی
خاندانُک آسُن" اوٚ کِنۍ کوٚر تمہِ أمِس بروٚنہہ کُن پننہِ خأطرِ اِشارٕ تہٕ پژ تِہٕ ژھنٛس سأری
حالات تہٕ پتہِ زِ سُہ کتھہٕ پأٹھی لوٚگ یور۔ یہِ زأنتھ زِ یہِ چھے سبٹھاہ رٕژ تہٕ مہربان امہِ
کِنۍ ووٚنُن تَس الفہٕ پیٹھہِ یےلِس تانی پٔنن سورُے گُدرُن۔ یہِ بوٗزِتھ گوٚو شاہزادِ أمی
سُند سخت محسوس تہٕ دِلَس منٛز گنے لیس مارے۔ تمہِ کوٚر فأصلہٕ زِ سو کرِ أمِس ہتی
کھانٛدر۔ تمہِ واتنو وُسہ پننہٕ نِس مألِس نِش تہٕ کوٚرُن تَس زارٕ پارٕ زِ مے دِتہٕ أمِس ہتی
کھانٛدر کرنُک اجازت۔ بادشاہن مأنِس یہِ گتھ تہٕ کیاہ زِ سُہ تہِ اوس أمی ہنٛز دوکھہٕ ہٕژ
ذٔلیل بوٗزِتھ مُتأثر سپُد مُت تہٕ بیٚیہِ وُچھن أمی ہنٛدی تھدی اطوار تہٕ رٕژ شکل و
شباہت۔ یوٚتاپٔلکھ تیوٚت جلد سپُد یہِ کھانٛدر۔ پژ بتھ کأنہہ چیز سپُد حیہِ تہٕ زِیہ سان تہٕ
پژبتھ کأنہہ سپُد خوش۔

کھانٛدرٕ پتہٕ اکہِ دوٚہۍ آو بجُس کلہٕ ژٹنہٕ تہٕ زلہٕ گرٕ آو واپَس بادشاہس دِنہٕ۔

امہِ پتہٕ کینژہہ رِتھ ہیوٚت بادشاہن پنہٕ نِس ہیہرِ بابس کینژہہ فوج تہٕ آو پنُن مُلک واپس ۔ تمی کوٚر رُسہ دغاباز وزیر قتل تیمی تس خلاف ژوٚلے اُس گرٕمژ ۔ امہِ پتہٕ اوس امنے اَمن تہٕ خوٚشی ۔ بادشاہن کٔڈ جان وأنساتہٕ زاس کینژہہ شُرٕ تہٕ تہٕ پزٕاون پزٕنہٕ پیٹھی پاپر جأیی ۔

(راوی ۔ پنڈت شو بابیو ۔ رٕنی وور سرینگر)

☆☆

شہزادٕ۔یَس جہازَس پھۄٹ

یِہ اوس اکھ سبٕتھے داناتہٕ چالاک بادشاہ تیٚمِس ژور نیٚچوِ اٰسۍ یِم سارۍ مأٹۍ سے ہوۍ داناتہٕ چالاک اٰسۍ۔ پنٕنۍ یِمن نیٚچوٕ ہنٛز دانٲیی تہٕ صلاحیژ پرکھاونہٕ خاطرٕ بُلأوِی تِمو اکہِ دوہہٕ یِم سارۍ تہٕ باقٕی سوالو ہُر یمانہٕ پرٛژھنکھ اکہِ اکہٕ تہٕ الگ الگ پأٹھۍ زِیہِ کہنٛزِ خوش قسمتی کِنۍ سَپُد زِمےٚ چھےٚ یِژھ طاقتور تہٕ بٔڈ سلطنت تہٕ بہٕ بنوٗنس۔ یَتھ قٲبِل زِبہٕ چھُس اَتھ یُٔت گاٹہٕ جارسان حکومت کران۔ تِمو وۆن "یِہ چھامےٚ پنٕنہِ قسمت کِنۍ کِنہٕ تہنٛزِ ماجہِ ہنٛد قسمتہٕ کِنۍ کِنہٕ چانہِ یا چانِٕن باین ہندۍ کِنۍ"۔ زِ ٹھۍ ہوۍ نیٚچوِ وۆنُس "اے بادشاہ یِہ چھُ تہنٛدِ پنٕنہِ طالع کِنۍ زِ اے بابہٕ صأب تہٕ سانہِ بادشاہ زِ توہہِ چھےٚ یِژ بٔڈ سلطنت تہٕ طاقت"۔ تِتھے کِنۍ دِتُس دۆیِم تہٕ ترٛیِم نیٚچوِ تہٕ جواب۔ وۆنۍ یِیلہِ سارِوے کھوتہٕ کٲنِس نیٚچوِس پرٛژھُن تِمو دِتُس جواب زِیہِ سأرۍ طاقت تہٕ شان سَپُد تَس اٰمۍ سُند ے طالع کِنۍ حاصِل نہٕ زِبیٚہِ کٲنٛسہِ ہنٛدِ۔

بادشاہس کھۆت اٰمِس کٲنٛسہٕ کُٹھ سُندِس دلیرانہٕ تہٕ کھورٹھیکہٕ رأوِتھ جوابَس

پیٹھ تتھے ءکنۍ سخت شرارت ییتھہ ءکنۍ سُہ ہُمن تربن لڑکن ہند بوٹھ ہنکنہ آیہ جوابوءتۍ خوش سپُد۔ اکہِ شرارتہِ ہنٛدِ لہجہِ وۄن تمۍ "بہٕ اوسُس ناتہ برونٛہہ تہِ اکھ طاقتور تہٕ دانا بادشاہ ییلہِ ژٕ ماجہِ ہندِس شکمس منٛز ڈٔب اوسکھ لگنے؟ یہِ سلطنت تہٕ یہ طاقت آونہٕ چانہِ زہنہٕ کنۍ۔ کولہٕ بے وقوف تہٕ نشہِ لدٕ۔ دفا۔ دفا تہٕ پتہٕ کوٚرن دربانس آلوتہٕ وۄنُس ژُھنن یہِ کٹیر ییتتھ کڈِتھ۔ مگر اُمس لڑکس پیوٚ نہٕ اَتھ نیرنہٕ خاطرٕ زور کرُن۔

پننہِ ارادچہِ پوختہ گی تہٕ آزاد سوچہِ کنۍ گنڈی تمۍ پننۍ کینٛہہ ضروری چیز تہٕ دڑاو محل خانہٕ منٛزٕ۔ امہِ پتہٕ کمے کالہٕ ییلہِ یہِ شہرکین بسکینن ننٛیاو زِ یژٕ کنۍ ژۄل لوکٹ ہیوٚ شہزادٕ تہٕ پژتھ طرفہِ آے خبری سوزنہٕ یتھ تمہِ اُمس لبِتھ واپس انہٕ ہَن۔ اُکس دتہٕ پتھ روٗ ٹلھ سُہ مگر اتھ دڑاونہٕ کانٛہہ ترٕخبرٕ یوٗ وۄن تَس (تسندِ اتہِ نیرنہٕ کنۍ) بادشاہ ہندِس شرارتس متعلق تہٕ یہ زِ ہرگاہ سُہ وۄنۍ واپس ییہ تیٚلہِ ییٚن تَس وارِیہہ تحفہٕ دِنہٕ تہٕ عزت افزأیی کرنہٕ۔ مگر شہزادٕ روٗ دنیرنہٕ خاطرٕ ضد کرِتھ۔

تمہِ دوہہٕ وۄتھ محل خانس سخت ماتم۔ شہرس تہٕ لوٗکن منٛز وۄتھ ودنس تہٕ ماتم دأریہٕ ہے۔ مگر کہنۍ ہیوٚک نہٕ شہزادٕ سنٛزٕ زنانہٕ ہندِس شرارتس متعلق کینٛہہ ونتھ تہٕ نہ ہیوٚکس کانٛہہ دِلاسے دِتھ یُس تَس شہزادٕ سنٛزٕ جلاوطنی پیٹھ سپُد۔ تمہِ کوٚڈ پنُن مأرک موٚندمَس تہٕ پنُن دوڈُ بوٗکت ہیوٚ وچھ ژٕیوٗٹن۔ سأری وَس تہٕ مالہٕ گجن تہٕ چھچن۔ سوزن اُس مرٕ تہٕ مرنس وأژمرٕ۔ فقرانہٕ ہُند رخت لوگن تہٕ ہشہِ ماجہِ تہٕ باتۍ اُشناون ہند زارٕ پارٕ باوجوٗ ددرایہِ گنۍ زٔنۍ تہٕ چندس کانٛہہ پنٛسہٕ آسنہٕ ورأے خاوندس ژھانڈنہٕ۔

تسندی لولن اُس تمۍ سندبن قدمن وُژھ بخشمٕتہٕ تسنٛز ژھأنڈ اُس تسنٛز مجبوٗری

یِمہٕ کِنۍ تَس لبنَس زیادٕ وقت لوٚگُس۔ شہزادٕ گوو تَس وُچھتھ سٮ۪ٹھا خوش تہٕ تیٚوٚت لول بوٚزنس تیٚیچ سو حقدار آس۔ سوٗ تہِ اُستھ باسیوٚ وتس پنُن پان اُمیر تہٕ خوش تہٕ دربارٕچ کاٗم کار تہٕ مزٕ تر اوٗنک بوٚزُن نہٕ کانٛہہ پرواے۔ تِمہٕ وٚوٗنُس میانہِ یارا۔ میانہٕ اُچھ گاشہِ۔ چون کیاہ چُھ خیال؟ اَسہِ پزِ نا یٮ۪تھی جنگلس منز روزُن تہٕ تِتھی پٮ۪ٹھ گُذار کرُن یِہ کینژھاہ یِمہِ کمانہِ تہٕ تیرٕ کِنۍ اَسہِ میلہِ؟۔

تمہِ کوٚرُس آنکار تہٕ کینژن ہفتن تہٕ دوہَن چلیاوِیہِ ٹھیک پاٗٹھی یوٚت تانۍ کمانہِ تہٕ تیرن ہُند کمالے موکلیاو زِ کانٛہہ شکار امیٚول نہٕ یِمن۔ یِہ سِلسلہٕ تہٕ چلیاو مگر اُخرس یٮ۪لہِ بوٚچھہِ جیٚرٕ اوٚنکھ تہٕ پٮ۪یوٚکھ جنگل ترٛاوٗن تہٕ دزاے دوٗر دوٗ دچھکرٕ اُوتھ گامن گٔن۔ اُتھی دربدری منز واٗتی تِم سمندرس نِش۔ سمندرُک بےلَد وہراوٗ وُچھتھ سپٕدۍ تِم وارٕیہہ حاٗران۔ تہٕ یٮ۪لہِ تِموٗلہرٕ وُچھہِ یِمہٕ گوڑٕ بروٗنٛہہ گٔن آسہٕ یوان تہٕ پتہٕ واپس وَسان تِمن باسیاو زنتہٕ یِمن زندگی پھٚٹے تہٕ یِمن تہٕ یِہنٛدِس ساٗرۍ ہے مُلکس غنکلاون چھٚے یژھان۔ تہٕ اُستھ تہِ کھوٗژۍ نہٕ یِم سمندرس بٔلکہ اُسۍ اَتھ آبس پٮ۪ٹھ زِندٕ روزُن یژھان۔ تِموٗ کرٕ کوٗشِشِش زِ یِم جہاز واٗلی اَتہِ جہاز ہیتھ بندرگاہس پٮ۪ٹھ اکثر رُکان۔ اُسۍ تِم گرٛژھی ماٗنۍ یُتھ زِ یِم تہٕ تِمن تہِ جہازس منز کھسہٕ ہَن۔ مگر جہاز والو کوٚر ریکھ ہَرہ زِ انکار تِکیاہ زِ شہزادٕ تہٕ تسنز زنانہٕ اُسۍ سٮ۪ٹھا غریب تہٕ تِمن دِنہٕ خاطرٕ اوٚسکھ نہٕ کہنٛژٕ تہٕ۔ چھکیرس ماٗنۍ اکہِ دوہہٕ اُکی امیر تہٕ رحمدل باپاٗرۍ یُہنز شریف خصلت تہٕ رُت وہار وُچھتھ یُہنز خاہِش۔ تِمس آو یِمن پٮ۪ٹھ عار تہٕ تِمہِ دِژ یِمن اُکِس جہازس پٮ۪ٹھ بیہن جاے یُس گَتھ تانۍ دوٗرسفرس پٮ۪ٹھ نیرن وول اوس۔ نیرنہٕ بروٗنٛہہ پرٛژھ باپاٗرۍ یِمن زِ

توٚہی گم چھو ؟ گتہٕ پیٹھہٕ چھوٚ آمٕتۍ تہٕ ڈوٚنی کیاہ چھو اِرادٕ ـ ژٕمۍ وۄنُکھ ''یقیٖن چھو توٚہۍ دوشوے شہزادٕ انہارٕ تہٕ وۅہارکۍ باسان تہٕ کمہٕ تانۍ چالبازی کرٕنۍ چھو غریب تہٕ بے آسرٕ ہیٚمتۍ''۔

''پوٚز چھہ۔ پوٚز چھہ'' نوجوان شہزادن وۄنُکھ ودان ودان۔ تہٕ امہٕ پتہٕ ڈٲنۍ ٹَس پیٚنۍ ساٲرے دلیل۔

بہٕ چھُس شہزادٕ چھم تقدیر شولان
توٚے حاصِل سیٚتھن طاقت تہٕ فرمان
پھوٚرُم ساتھا تہٕ وۄنُم بابہٕ صاٲبن
چھُکس طالع ؟ ژےٚ کِنہ مےٚ ؟ چھُس حکمران
ونیومَس ''مےٚ'' دوٚپنم ''کیا ! ژےٚ چھی کیاہ ؟
دفا گوٚدھ چھکھ ژٕ احمق چھے ژےٚ ہرسان''
گرٕ ے ترٛووُم تہٕ رووُم خانہٕ ماجر
توٚے جنگلن لوٚگُس چھُس حالِ حاٲران
پتو رٲنۍ ہتھ سیٹھا خوش حال سپدُس
کمان روٗشتھ شکارُک روٗد ارمان
نفس پھِرواں دوٚچھن کھووُر تہٕ پتھ بروٚنٹھ
بیچھان ژوچہٕ کھنجہٕ تہٕ روزن جاے ژھانڈان
پتو بخشن خوٚشی اٲنۍ یوٚت خداین

کرِن یاری ژٕے ہیٚو سوٗزن مہربان

ژٕے مصرت روٗس خوٚشی بیٚیہ وأنسہِ برکت

مرِتھ مرتبہ ژٕے ہُرک نے یُژ خوٚشی سان

باباأرِک سپُد شہزادِ ہسنز یہِ پُراثرٕ دلیل بوٗزِتھ تیوٚت مُتأثر زِ ییٚڈ مُشکلن روٗٹ تٕمۍ اوٗش۔ تٕمۍ ووٗنُس ''مےٚ چھُ پتاہ زِ یہِ کینژھا ژٕے ووٗنُتھ تہِ چھُ بوٚز تکیا زِ تِتھے ژماٗلی ہندِ مُلکہِ منٛزٕ دژاکھ میأنی اَکۍ نفرن یُس تٔتۍ چھُ روزان سوٗزمےٚ شیٚچھ زِ گُس تانی ہبرم حملہِ آورآ واورتہِ واریہہ بسکین کرِن قتل۔ بادشاہ تہِ چأنی بأے ہین آشنہِ تہِ عیال ہتھ تہِ کرِن قاٗد''۔

شہزادن بیٚلہِ یہِ بوٗزتٕمۍ ووٗد سبٹھا۔ پننہِ غرٛیبی تہِ لاچأری کنٛی پننہِ نس مأرِس، باین تہِ لوٗکن ییم تٕمِس سبٹھ ٹاٹھۍ اَسۍ مصیبتس منٛزٕ کانٛہہ مدد نہ واتنأوِتھ ہکنہِ موٗجب کوٚرن ماتم۔ اَمۍ ہسنزِ زنانہِ تہِ باباأرِک ہسنزِ کوٗششہِ تٕمِس یہِ وٕنِتھ دِلاسہِ دِنِس دژاونہِ کانٛہہ مطلب زِ ژٕے پزی شُکر کرُن زِ ژٕ اوسکھ ییمو واقھو برونٛٹھے شہرٕ منٛزٕ دژ امُت۔ شہزادِ اوس سبٹھا زیادٕ نیک تیٚمی کنٛی نہِ تٕمِس ییمو گتھو کہنٛی اثر سپُد بلکہ اوس یہِ زانِتھ پانٔس زیادے ملامت کران زِ ہرگاہ گرِ آسہِ ہارٕو دمُت یہِ سأئلم آسہِ ہے نہِ سپُد مُت۔

ووٗنی اوس تٕمن جہازس منٛزٕ واریہہ کال گوٗمُت پکان تہِ تِم تِتھ مُلکس نکھہِ اُسن ییٚتۍ ہِتۍ واتنۍ بیٚیتہِ ییمن جہازٕ منٛزٕ وسُن اوس زِ ٹاسہِ رائے ٹٔلن واجنۍ ژھٹھ کڈٕن۔ واو تیز یاو تہِ کوٚہن ہشہِ آبہِ لہرٕ وٕژھہِ ییمو کنٛی پزِ تِتھ لمحہ باسان اوس زِ ییم رٔٹن وٕنی

جہازس تَل ۔ سأری اُسی پٔنٕز پأٹھی کأم کران تہٕ پڑ بتھ کیٛنہہ تہِ یِمہٕ کِنۍ جہازس منٛز سفر کرن والین ہُند بچاو ہیکہِ ہے سپدِتھ ۔ تِتھہٕ گٔنۍ رُٔ دۍ تِم گأنٹہٕ وادن زندگی تہٕ موتچہ کشمکشہِ منٛز یوٚت تأنۍ اکھ بٔڈ لہر وٕ ژھ یوسہٕ باقیو کھوتہٕ زیادٕ تیز تہٕ بٔڈ اُس تہٕ آیہ جہازس چھاونہٕ ۔ اَتھ گیہِ زٕ چھلہٕ تہٕ جہازس منٛز یُس اکھا تہٕ یہِ کینٛہہ ہا اوس تہٕ نِیُن آبن ۔ صرف بچے یہِ اَتہِ زٕ نفرا اکھ شہزادٕ تہٕ بیٚیہ تسنز زنانہٕ یِمن اُکِس ہچہِ پٔٹس تہٕ ہمہ تُلِس تھپھ اُس آمٕژ تہٕ تِتھہٕ گٔنۍ وأتۍ تِم بٔٹھس پیٹھ ۔ وٕ ن گو و شہزادٕ لوٚگ مُلکہٕ کِس اُکِس حصس ییٚلہِ زَن شہزأدی بیٚیِس حِصس کُن پرٕ گرٕ ژھتھ لٔج ۔ یُس شاید وارِیہہ دوٗر بیا کھٕہے مُلک اوس ۔ شہزأدی یَتھ جایہِ بوٚ ٹھ لٔج سوٗ اُس اُکِس بٔڈِس باغس نکھہٕ یُس نٕنۍ پأٹھی بڈٕ سوٕ چتھہِ سمجتھ بناونہٕ اوس آمُت ۔ مگر نہ اوسُس کانٛہہ پوشی تہٕ نہ کانٛہہ ہنہ وٕ تھرٕ ے ۔ مگر یُتھے شہزأدی امہِ کِس دیوارس نکھہٕ وأژ گٔی تہٕ زنڈ ہیٚتن تازٕ سپدٕ نۍ تہٕ اَرٕ یورٕ ہیٚتۍ نکھ بامن نیرٕ نۍ ۔ دٕ یِمہٕ دوہہٕ صُبحس ییٚلہِ زِ یُٹھ باغوان اور نظر دِنہٕ تہٕ راوچہ خأطر آو سہٕ سپُد یہِ وُچھتھ سیٹھا حأران ۔ سہٕ اوس دوہہ دشکی پأٹھی اور یِمہٕ کامہِ خأطرٕ آمُت زِ سہٕ وَنہٕ ہے اَتہِ ہوکھہِ متین گُلین مؤلہٕ کڈٕ نہٕ تہٕ یِم زالنہٕ یا بدل کُنہٕ کامہِ لاگنہٕ خأطرٕ تُلتھ ننہٕ خأطرٕ + مگر وُچھتو ۔ یِمن اوس زُوژ امُت لہٰذا اوٕ ن اُمی لو کٹین باغوانن زِ تو ہی گرداز چھٹی تہٕ اَز چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ کأم ۔ امہِ پتہٕ دٕ ژ اویہِ باغوان یہِ رٕ ژ خبر واتناونہٕ خأطرٕ مأ لکس نِشہِ یُس تمہِ مُلکُک بادشاہ اوس ۔ بادشاہ سپُد یہِ بوٗ زِتھ سیٹھا خوش تہٕ سوٗچُن زِ اُخرس تہٕ نیرن خدا صأبنہِ یَرٕ ھنہٕ گُلین موٕ تہٕ بیٚیہ لگہِ اَتھ باغس پھلے یَتھ پیٹھ اُمۍ سیٹھا روپیہٕ خرچاوِمٕژ آسہٕ ۔ پتہٕ آو باغوان دُبارٕ یُتھ سہٕ وارٕ پأٹھی اَتہِ نظر دِتھ اُچھن

طراوت لبہِ ہے تہٕ اتہِ وُچھن دروازس پیٹھ اکھ زنانہٕ بہتھ۔ تٔمی پرٛژھس زِ ژٕ کونہٕ چھکھ؟ کتہِ آکھ تہٕ کیاز آکھ مگر شہزادٕ ہنٛد بوٗ وُڈھوو ژٕ اونہٕ اکھ لفظ تہِ لہذا دژ اوسہٕ اَتہِ۔

یتھ جایہِ شہزادٕ وٲتتھ پہوسوٗ اُس اکہِ بڈ تہٕ شاندار شہر کس دیوارس نکھہٕ۔ اَتھ شہرس اورٕ یورٕ پھیران ووت سُہ اَکس شاندار باغس نشہِ۔ یہِ اوس رنگن تہٕ خوشبوژ ھٹان۔ تٔمی دِژ نیبرِ مہِ درواز پیٹھے نظر مگر اندر اَژنس بہریاونہٕ تکیاز اَتہِ یِیلہٕ تہٕ کانٛہہ شخصاہ نظرِ گوس تَوے سوچُن زِ اوراژنس آسہِ ٹھاکھ تہٕ اوے۔ کُنہ زکیاو۔ سُہ اوس دُنہٕ اُتی یہِ حاَران کروٗن نظارٕ وُچھان زِ تانٛ آ وارٕ شاہی باغوان۔ اَتہِ دروازس رٲژِتھ مُدے گنڈِتھ پوشن کُن نظر گنڈِتھ نفر اڈٕ ہیشتھ گووٲمس شک زِ سُہ ماچھ باغس منز ژوٗریاٗٹھی ژامُت تہٕ اَتہِ ماچھن کینٛہہ پوش نمتی۔ بڑنوس کھنڈس کرن اَمس تھرٕ تہٕ خوف گوس زِ اگر لِی پوٗز اوس خبر مے کیاہ کرِ تیلہِ بادشاہ۔ مگر یِیلہِ اَمی وُچھ زِ کانٛہہ نوقصان چھُنہٕ گوٚمُت امہِ کُنہٕ گووسہٕ اَمس اجنبی شخص خوٕشے ہیوٗ۔ یہِ انداز کرِتھ زِ یہِ چھُ گاٹُل تہٕ شریف تہٕ پرٛژھنس زِ ژٕ کُس چھکھ تہٕ ژٕ کیاہ چھکھ ییتہِ کران۔

جواب میوٗلُس "بہٕ چھُس اکھ بیچھوٗن تہٕ دوٗر اکہِ مُلکہ پیٹھہٕ چھُس آمُت" باغوانن ووٗنُس "ولہِ پکھ تیلہِ مے ئتی۔ بہٕ کرِ چانہِ کھینٛگ تہٕ پکون ہُند کینٛہہ انتظام"

ظاہر چھُ زِ بیچھنس ووتمُت شہزادٕ سپد سیٹھا خوش تہٕ دژاو باغوانس پتہٕ پتہٕ تٔنٛد گرٕ کُن۔ تَتہِ آو وَننہٕ زِ یہِ چھُ اکھ غریب یُس ژوچہ کھنجہِ خاطر ترسان تہٕ اورٕ یور پھیران چھُ۔ تٔمس آو کھین بروٗنٛہہ کُن اَننہٕ تہٕ ووٗنہس ولہِ پکھ نارٕ گجہِ کُن تہٕ وُشاوپٔن پان۔

کتھہِ باتھہِ دوران پڑژھ اۍ ازاۍ پژھی زِ باغوانن کیاز اۍسی پوش ژتھ اۍ تہٕ۔ باغوانن وۄنُس زِ یہِ چھ بادشاہ سُند حُکم زِ پژتھ دوہہٕ گژھن شاہی خاندان کِمن باژن ہنزِ خوشی خاطرٕ تازٕ پوش انِنہٕ تہٕ۔ تَوے تہٕ اوس سُہ یِمہٕ کتھہِ ہُند خاص خیال تھاوان زِ کانْہہ گوژھ نہٕ پوش ژۄرِ نُین یُتھ زَن دوہدش شاہی محلہٕ خاطرٕ پوش پرٕ پین نہٕ۔ شہزادن وۄنُس "بہٕ چھس یژھان زِ ژٕ دِکھ مے یِمن پوشن گندی بناونک اجازت۔ یِتھہٕ کٔنی باسن یِم امہٕ کھوتہٕ سیٹھاہ زیادٕ خوبصورت تہٕ بادشاہ سلامت گژھہٕ یِمن وُچھتھ زیادٕے خوش"۔

باغوانن مون تہٕ یِتھہٕ کٔنی سپدی واریاہ پوشہٕ گندی شوٗبہٕ دار یاٹھی بادشاہَس ہنہٕ خاطرٕ تیار۔

بادشاہ تہٕ شاہی خاندانکی سارۍ باژ سپدی یِم مارٕ منز پوشہٕ گندی وُچھتھ سیٹھاہ خوش تہٕ باغوانس واریاہ تحفہٕ دِوان وۄنہس زِ یِتھے کٔنی گژھن دوہے پوش تیار تہٕ کرنہٕ۔ احترامہٕ خاطرٕ نمِیاو باغوان تہٕ دژاو۔

گرٕ وٲتِتھ وۄن باغوانن پننہٕ زنانہِ زِ بادشاہ کوتاہ خوش سپد تہٕ بیۍ تِمن تحفن ہُند یِم اَمس دِنہٕ اۍسی آمتی۔ پَتہٕ گوو تہٕ وۄنُن دیانتداری سان شہزادس زِ یہِ سارے عزت افزاۍیی سپز تَس اۍ ٔسنزے ہونرٕ کٔنی تہٕ اَمہٕ کٔنی رۄزِ زَن سُہ وۄنی یِہندے گرٕ تہٕ اۍسن دوہے پوشن گندی بناوان تہٕ ہرگاہ سُہ وۄنی یِمن نِشہٕ نیرِ تہٕ بادشاہَس خاہش پورٕ سپدنہٕ تہٕ مُمکن چھ زِ سُہ کرِ اَمس (باغوانس) قٲد تہٕ قتل تہٕ ہیکِہس کٔرِتھ۔ شہزادن سوٗنچ زِ امہٕ کھوتہٕ بہتر تہٕ چھنہٕ وۄنی کِمن میانہٕ خاطرٕ کینْہہ تہٕ واریاہس کالس ہیکہٕ یِہے حالت

رٕ زِتھ۔ لہٰذا کوٚرنس اقرار۔ یتھٕ کنِہ رٕ دِ معاملہٕ چلان۔ پزٕ بتھ دوہہ اوس بادشاہ تہٕ شاہی خاندانکی بأڑ سیٹھاہے لۄبہٕ وِنہو پوشہٕ گندہو۔ کنہٕ خوش سپدان تہٕ پزٕ بتھ دوہہ اوس باغوان تھدی انعامہٕ ہیتھ واپس یوان۔

زیادٕ زیادٕ امیر بنتھ ہیوٚن امس روپے وارے ٹاٹھ گرٕھنہٕ تہٕ باغوان تہٕ تسنزٕ زنانہٕ اوس منزِ یہ زبردست خوف گرٕھان زِ تہند یہ پوٚتھر یعنے شہزادٕ ہرگا کنہٕ دوہہ اچانک پأٹھی یمن نشہٕ دزٕ اوتہٕ یم واتن تیلہٕ بیٚیہٕ بروٗنٹھی ہے حالس۔ لہٰذا کوٚر تمو یہ ارادٕ زِ تم کرن پننہٕ کورِ امس ستی کھاندر تہٕ یتھٕ کنہٕ روزِ یمن پوٚز یقین زِ سُہ نیرٕ نہٕ یمن نِشہٕ۔ تم اسی ونان دُیدوَ ے یہ اسہٕ نشہٕ انتہائی مصیبت۔ کس حالس منزٕ ووت مگر یہ کتہٕ چھ اسہٕ پتاہ زِ یہ ماچھ کانہہ بارستہٕ نفریس کنہٕ چالبأزی تہٕ دھوکہ۔ کنہٕ آتھ حالس ووتمُت آسہٕ؟ یہ چھ ہر رنگہٕ عاقل تہٕ ہونرمند تہٕ نیک وو ہارُک تہٕ امی سندے کنہٕ ہیچ اسہٕ یپرٕ بڈٕ دولت''۔

لہٰذا اسپُد یہ طے زِ شہزادس وَنو باغولنہٕ سنزِ کورِ ستی کھاندر کرُن۔ شہزادن لوگ گوڈٕ ڈیوٗلے ہیوٗ مگر پتہٕ موٚن۔ یتھ شرطس پیٹھ زِ یہ تیمہٕ وِزِ تہٕ یوٚت نیرُن ییژھہ تتھ آسہٕ امس اجازت۔ باغوانن مون یہ کنہٕ ہلہٕ ڈِلہٕ رٕستے تکیازِ امی سوٗنچ پننہٕ جایہٕ ہرگاہ کانہہ ازأنی اکہٕ پھرِ امی سندِس گرس منزٕ یتھ آرام سان بیٚیہ سُہ ییژھہٕ نہٕ پتہٕ اتہٕ نیرُن۔

کھاندر سپُد تہٕ وارِیہہ روپیہ آیہٕ خرچاونہٕ تہٕ وارِیہہ شادیانہٕ سپدی۔ کینژس کالس سپُد پزٕ بتھ کینہہ رِتی پأٹھی تہٕ پزٕ بتھ کانہہ اوس تیوٚت خوش باسان یوٚت سُہ

اٚسنتھ ہیکہِ ہے ییٚوت تانٛ اکھ سٕہ دوہ ووت ییلہٕ نہٕ باغوان پانہٕ محل خانہٕ گژھتھ ہیٚوک تہٕ امہِ کنٛی پنٛنس زامترِس وۄنُن زِ ژٕ گژھ تہٕ میانہِ بدلہٕ واتناو پوشہِ گندی تور۔ تٕمۍ کوٗرلی مگر واپَس یُون ہیٚچھ اٚمس بادشاہ سنٛز کوٗرتہٕ ییٚہ وُچھتھ زِییہ چھ گاٹل، شریف تہٕ خوٗبصورت گوس اَمی ساعتہٕ اٚمۍ سُند محبت۔ پننہِ اٚکس نوکرانہِ دِتُن حکم زِ ژٕ گژھ اٚمس پتےٚ تہٕ وُچھ ییہِ کتہٕ چھ روزان۔ تمہِ وُچھ سُہ باغوان سُند گراژان تہٕ واپَس یتھ وۄنُن پننہِ مالکنہِ یِی۔ دۄیمہِ دوہہٕ صُبحاے سوٗز شہزادِ باغوانس ناد تہٕ وۄننس زِ گٕنہٕ قیمتس پیٹھ گژھہِ نہٕ اٚمس جوانس نیرنہٕ دِنہٕ یُن بٔلکہِ گژھہِ کھیاوُن چاوُن تہٕ سُہ پرٛ ہتھ کانٛہہ چیز گژھہس دِنہٕ یُن ییہِ اٚمس ضرورت آسہِ۔ باغوان گو یتھس عجیب حکمس پیٹھ حیران تہٕ فورن گو پننہِ زنانہِ تہٕ زامترِس ییہِ وَننہِ۔

”ژےٚ کیاہ چُھتھ یتھ کوٗرمُت زِ تمہِ وۄن مےٚ ییہِ؟“ ژےٚ وُچھتھا شہزادی؟ تٔمس سۭتۍ گرتھا گتھ یا تٔمس کُن گرتھا لولہٕ برٛ ژ نظر؟ مےٚ وَنتہٕ اتھ عجیب حکمس کیا چھ وجہ؟“۔

شہزادن کوٗرس اقرار زِ سُہ ییمہِ ساعتہٕ محل خانہٕ منٛز واپَس اوس نیران تٕمۍ ڈِچھ بادشاہ سنٛز کوٗر گرییتہِ وۄننس زِ اٚمۍ اٚس سوسر سری پاٹھی وُچھمٕژ تہٕ تٔمس سۭتۍ اٚسس نہٕ خاص گتھا گرمٕژ۔ ییٚوت تانٛ وجہ نٚنیاو توٚت تانٛ اٚس زبردست حیرانی۔

اٚتھی منٛز گو وشہزادِ کھِس چِن تہٕ مُشتھے تہٕ سپٕز سبٹھا کمزور تہٕ لید رییہ۔ ییلہٕ اٚمۍ سنٛزِ ماجہِ وُچھ زِییہ چھےٚ کمزور تہٕ بیمار سپدان تمہِ وۄن پننہِ کورِ زِ مےٚ وَن ژےٚ ما چھی کانٛہہ دود یا پریشانی اگر ییتھ کینٛہہ چُھ مےٚ وَن تہٕ تتھ ہکو علاج گرِتھ۔ یا اگر تس کُنہٕ

چیز چ یِتھ چھےٚ سو ؤنن تہٕ بادشاہ کرِ تہٕ پۆر۔ سہ یُس تہٕ چیز یایم تہٕ چیز آسن۔ أندرٕ ہتھ مہ مأرِن سو پان۔

"ہے موج، میأنی ٹأٹھی موج" شہزادِ ژس جواب "مے چھنہٕ کانہہ دود تہٕ نہ واتنووے کأنسہِ کانہہ دوکھ مگر خدا صأبن سۆ زیور تیتھ نفر ایُند مے محبت سپد تہٕ یُس ہتیٕ بہٕ کھاندر چھس کرُن یژھان"۔ ملکہ وۆنُس "اِدے وَن، سہ کُس چھُ تہٕ کتہِ چھُ روزان تہٕ بہٕ وَنہٕ بادشاہس تہٕ تمن سوز ون نفر" شہزادِ وۆنُس "یہِ چھُ سُے جوان یُس سأنس زِٹھس باغوانہٕ سندِ روزان چھُ، سُے گاٹل تہٕ مأرٕ مۆند جوان تیمی راتھ باغوانہٕ سندِ بدلہٕ یور پوش أنی"۔

ملکہ سپز کورِ ہندِس اتھ ذرخاسس پتھ حأران تہٕ وۆننس زِ ژٕ سونچ وارٕ زِ ژٕ کیاہ چھکھ ونان۔ تمہِ وۆنُس "أکس باغوانہٕ سُند مزۆر، تس ہتیٕ کھاندر کرنس ہیکیاہ شہزأدی خوش گژھتھ۔ یہِ کیا پاگل گیا چھےٚ۔ پزٕ کنی ما چھےٚ میأنی کۆر پاگل!"۔

"میأنی ٹأٹھی موج۔ بہٕ چھس نہٕ پاگل" شہزادِ ژس جواب "یہِ نفر چھنہٕ کُنہہ معمولی گُرک یہِ زَن مے باسان چھُ۔ یہِ چھُ کُنہہ امیر گُرک تہٕ شریف خصلژ ہُند باسان ۔یہِ چھُ أمی سندِ تھدِ خاندانک آسنک تہٕ رٕ ژِ تریژ ہُند آسنک ہأوتھ دِوان۔ بہٕ چھےٚ ژےٚ اِلتجا کران زِ ژٕ سوزُن کانہہ تہٕ کرناو معلوم تہٕ ژےٚ ژٕی پانے زِ یلی چھنا حقیقت"۔

ملکہ کۆرنس وعدٕ زِ بہٕ کرِ یہِ۔ یلہِ بادشہن پننہٕ کورِ ہندِ علیل آسنک یہِ وجہ بۆز سہ تہٕ گو سبٹھا حأران مگر ہتی سۆنچن زِ شہزادِ ہندِس اندازس منز تہٕ ہیکہِ کینہہ پزر آسِتھ لہٰذا کۆر تمی أمس ہتیٕ کتھ کرنس ٹھہراوے۔ بۆت تانی تمی یہِ معلوم کۆر زِ یہِ کُس چھُ تہٕ کتہِ

پٔٹھہٕ چھُ آمُت۔

باغوانن وۄن بادشاہٕ سنٛدِس شُچھ انن وأرِس تہٕ سأئِلم یہِ ہأمِس پَنہٕ نِس زامٕترِس مُتعلق پتاہ اوس۔

I

مےٚ یامتھ وُچھ تہٕ بۄچھہٕ وُن اوس
مگر داماد وُنی کیٛن چھُم
مُدے أسس گنٛڈِتھ باغَس
بَرٕنی پٔٹھ مُفلسا ڈیٛوٚٹھُم

II

مےٚ گوو شک آسہِ ہے اندرٕ نے
یہِ پھۄرمُت سرسبز باغس
پتو ڈیٛوٚٹھُم أتی پرٛزٕنتھ گُل
ژۄلُم سُے خدشہِ یُس پوٚلُم

III

وُچھُم یامَتھ مےٚ خوش روٗیُتھ
تہٕ پرٛژھُمس وَن مےٚ نِش یکھ ما
اگر مرضی گژھی ودلہِ یِکھ
ژٕطلبس یِم تہٕ ازماوُم

IV

بُرن حأمی تہٕ ستی آم
تَنے اَسہ نِش قرارٕ ےٚ روٗد
مےٚ کارس یِتھ مدد کوٚرنم
زِ پنٛنیٚ زُو مےٚ باسان چھُم

V

شہس یِم پوٚشہٕ گنٛدی خوش آے
ہونٛر أمی سنٛز سو ساٗرٕ ے أس
مےٚ خوش دِل پأٹھی روٗچھنَم دِل
مہربان بادشاہ سپٕنم

VI

مےٚ أمی سنٛزِ ہونرِ کھوٚلُم بوٚش
سبٕٹھا دولت گرٕس آیم
ژۄلُم ہرگا گژھم ما ناش
تہٕ پانس یِتھ کِبہ ما چھُم

VII

مےٚ پنٕنے خونہٕ رِشتس گوٚنڈ

تہٕ دُشمس دٔھن پکو کھمن پٔچن

یہٕ زانٔتھ لگہِ اُمس کھور گنڈ

ییٚتے روٗدُم سُہ ءقسمت چُھم

VIII

مےٚ پژٕتھ کینٛہہ نوٗن عیان وۄنے

یہٕ کینژھا پٔے مےٚ اَمی سُند چھُم

ژٕ گوژھ وۄنی وَن شُہس سوٗرے

وُنس بخشُم خطا یوٚد چھُم

IX

چُھ کُس ؟ روزان یہٕ کتھ مُلکس

مےٚ معلوٗم چھُمنہٕ، چھُس کیاہ ناو

نہٕ پژٕژھمس مے، نہ وۄنم زانٛہہ

نہٕ امہِ ہُر کینٛہہ، وَنُن کیٛتھ چھُم

شیٚچھہِ وأرِس نِشہِ یہٕ عجیب دٔلیلا بوٗزِتھ اوس بادشاہ اُمس کارِہندِس نفرس. مُتعلق بییہٕ تہٕ بوزُن یژھان توے اوٗنُن بوٚڈ باغوان بلاٗ وِتھ۔ سبٹھے کھوٗژی کھوٗژی تہٕ تھرِ تھرِ پأٹھی ژاو بوٚڈ باغوان بادشاہس نِش۔

بادشاہن وۄنُس "وَن ساوۄنی مےٚ یہٕ کُس نفر اچھُ؟ آمُت کتہِ پٔٹھہٕ چھُ؟ ییٚتہٕ کیاہ چھُ کران؟ ژٕ یےٚ کتھہٕ کٔنی لوٚب تھن؟ یہٕ کیاہ چھُ چانہٕ گرِ کران؟ تہٕ ییٚتہٕ وُنم چھُ کیٛتھ کیاہ تہٕ حاصِل کیاہ چھُس کوٚرمُت۔ اُمس شخصس مُتعلق کیاہ چھُ چون خیال؟

باغوانن وۄنُس تہٕ سأئلم یہٕ سُہ پنٕنہٕ نِس زامِترِس متعلق زانان اوس، یہٕ سمکھس کتھہٕ کٔنی، اُمس پیٹھ عاریٚن تہٕ پنٕنہٕ گُنہٕ کورِ اُمس ءتیٚ کھاندر کرُن تلکیا زِ اَمی بنأوی تھی کرِ پوٚشہٕ

گنٛدی یموٗ ستۍ بادشاہ خوش سپُد۔ کتھ باتھِ تہٕ کامہِ کارس منٛز کوتاہ گاٹُل تہٕ ہُنر مند چھ یہ تہٕ کوتاہ شریف، رُت تہٕ نرم چھُ۔ پنٕنہٕ نِس زامترِس مُتعلق یہِ کینٛہہ ہا اُمِس باغوانس پتاہ اوس تمہِ منٛزٕ تھاوُنہٕ اٰیہ اکھ کتھ تہِ ژوٗرِ۔ پتہٕ کوٗر تٔمہ بادشاہن روخصت تہٕ وۄنۍ زِ ژٕ مہ کھوژ ژٕ ے واتی نہٕ کانٛہہ نوقصان۔ یہِ کینٛہہ ہا ژٕ ے مے پرٛ ژھے تہٕ ژٕ ے وۄنۍ تھ تمہِ کنِ سپد ژٕ ے ۍستی ہُرتے۔

یام یہِ بوٗڈ باغوان دژ او بادشاہن سوٗزا کھ خاص نوکر یہِ زانہٕ خاطرٕ زِ یہِ لوکٹ باغوان کیٛت کیاہ چھ تہٕ وۄنۍ نَس مے ؤنی زِ واپس شیچھ خبر۔ پوٗر دھیانہٕ سان وُچھی زِ ہن تِکیا زِ مے (بادشاہس) چھ اِرادٕ زِ ہرگا مُمکن سپُد بہٕ ماکرِ اُمِس پنٕنہٕ کورِ ۍتز کھاندر۔ نوکر دژاو تہٕ پژ بتھ معاملس مُتعلق کرِن پژ ژھہٕ گاٹر۔

تمۍ وۄن بادشاہس "تہِ سائلم چھُ پوٗ زیہِ زَن ژٕ ے باغوانن وۄنۍ مگر ہرگا تو ہہِ مُناسب باسہِ تیٚلہِ اننٲوی تون بُلٲ وِتھ تہٕ وُچھتون پانہٕ"۔

بادشاہن کوٗرتی تہٕ جلدٕ ے اوس یہِ لوکٹ باغوان اُمِس برونٛہہ کنہٕ اِستادٕ۔ کمے کینٛہہ کتھا باتھا کرِتھ تہٕ اُمِس وُچھتھ بیوٗٹھ بادشاہس زِ یہِ نفر چھنہٕ کانٛہہ معموٗلی شخص تہٕ لہٰذا وۄنۍ نس پنٕنہٕ کورِہنٛز ییٚژھ ہُند تہٕ بیٚیہِ یتہٕ زِ مے چھ پانس تہٕ یہِ خیال۔ "ژٕ ے چھیا قبوٗل زِ ژٕ بنکھ بادشاہ سُند داماد"؟

تمۍ دِتُس جواب "بہٕ بنہٕ مگر میون آسہِ اَکھ شرط زِ یمنہِ وِزِ بہٕ یژھہ تمہِ وِزِ دِیو توہی مے پنٕنہِ مُلکہٕ منٛز نیرنُک اجازت"۔

بادشاہن کوٗر تٔس وعدٕ امی ساعتہٕ دیُتن حُکم زِ محل خانس لرِ گژھِ اکھ مکانہٕ

أمِس خاطرِ تیار یِن کرنہٕ تہٕ أمِس گرٕھن پلو، جوٲہرات تہٕ تھدِ پایک کھٮ۪ن چَن واتناونہٕ یِن۔ یتھ یہِ پزٕ بتھ لحاظہٕ بادشاہ سُند زامٲژ ہیوٗ آسہِ تہٕ ملامُو ہُند پزٕ بتھ کانٛہہ وجہ گرٕھہِ نہٕ موجوٗد روزٕن۔ یِی سپُد تہِ تہٕ جلدٕے لوگ سٕہ تمام لۆکو تہٕ وزیروتانٛ مُلکک اَکھ بۆڈ تہٕ گاٹُل شخص تسلیم کرُن تہٕ پننہٕ نِس بادشاہ سُند زامٲژ مانُن قبوٗل کرُن۔

کینٛہہ کاٲلہ سپُد کھاندر۔ سبٹھاشاٲدیانہٕ سپدی تِتھی کرٕ نہٕ زانٛہہ تہِ اَتھ شہرس منٛز نظرِ آسی گمژ۔ فِھا اوس خوشی ہتی برِتھ تہٕ پزٕ بتھ کانٛسہِ اوس پننٛ سارِوٕے کھوتہٕ رُت تہٕ موٗلُل پوشاک لوٚگمُت۔ غریبن تہِ آے رِتی پلو، رُت کھٮ۪ن چَن تہٕ سبٹھا تحفہٕ دِنہٕ۔ پزٕ بتھ کانٛسہِ ہنٛزِ زیٚوِ پیٹھ آسی بادشاہ، ملکہ، مہرازٕ تہٕ مہرنہٕ ہندی تعریف تہٕ اَتہِ اوس باسان زِ۔ یتھ ہیوٗ خوش تہٕ خوشحال آسہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ شہر۔

تہٕ تِتھے ٹکٕز رٕوٗ د معاملہٕ پکان۔ بادشاہَس اوسنہٕ یہِ رِشتہٕ کرنُک کانٛہہ تہِ افسوٗس تکیازِ أمی ٹسندِس زامٲژ ی ٹسندِس علمس، دلنأیی تہٕ مقبوٗلیژ منٛز سپُد ہُر بر۔ أمِس آسہٕ سارے زبأنی تگان، سبٹھے مُشکل سوالن اوس ہبکان حل کرِتھ تہٕ بیٚیہِ اوس سبٹھا پاکباز تہٕ رُت۔ لیٚکن اوس خأرات دِوان تہٕ بیمارن تہٕ لاچارن ہِند بن داوَن اوس واتان صرف اوٗسس نہٕ اَکُے چیز سٕہ اوس أمی سُند دربارس منٛز بیہنس انکار۔

اکہِ دوہہ پرٕ ژھ أمِس زنانہِ امیُک وجہ تہٕ پتہٕ ووٗنس "یہٕ ماچھ شوٗبان زِ بادشاہ سُند زامٲژ أستھ روزکھ ژٕ اَتھ بڈِس اجلاسس منٛز ہمیشہٕ غأرحاضر۔ ژٕ آس ضرٗر منٛزی منٛزی گرٕھان تہٕ پزٕ بتھ موقس پیٹھ آس ژٕ ملکچ حکوٗمت چلاونس منٛز رژھ کھنڈ دلچسپی ہاوان۔ یتھ چانہِ آشنہِ ہُند موٗل بادشاہ چھُ ہاوان۔

شہزادن۔ یُس وۄنی تسلیم کرنہٕ آمُت شہزادٕ اوس۔ وۄنس یوٗر زِ بہٕ چُھس
اکھ پیدأیشی شہزادٕ تہٕ میون مول اوس تمہِ کھوتہٕ تہِ بڈُس تہٕ زیادٕ طاقتور مُلکس
حُکمران۔۔ یتھ منٛز بہٕ وُنی کبس روزان چُھس۔ أمی وۄن تس پتہٕ زِ بہٕ کتھہٕ کٔنی
وۄتُس چأنس مألی ہندِس مُلکس تہٕ بیٚہہ تہِ سأئلم یہِ أمس ہتی سپُد مُت اوس۔ امہِ
ہُر یمانہٕ وۄننس زِ مےٚ کوتاہ چُھ دِل یژھان زِ بہٕ گژھہ ہابیٚہہ اکہِ پھرِ پنٕن گرِ تہٕ مألی
ہندِس وطنس۔ تہِ گرِتھ تہِ چھےٚ مےٚ چانہِ نصیٖحژ منٛز دلنأیی باسان تہٕ کوٗرنس وعدٕ زِ یمہِ
یپور آسہٕ بہٕ دربارس منٛز حأضر سپدان۔ لہٰذا اوس دۄیمہِ دوہہٕ صُبحس شہزادٕ پنٕن
سارِوٕے کھوتہٕ رُت لباس لاگِتھ دربارس منٛز مۄجود تہٕ اوس سبٹھے رُت تہٕ
خوبصورت باسان۔ بادشاہ سپُد پنٕن زامٔتر وُچھتھ سبٹھا خوش تہٕ بیٚہنووُن عزتہٕ کِس
مسندس تہٕ مُلکہِ کِمن مۄجوٗدٕ کرٕ ٹھین مسلن متعلق پرٕزُھن أمس خاص پأٹھی
مشورٕ۔ یہِ سِلسلہٕ روٗد چلان۔ شہزادٕ اوس دوہے دربارس منٛز گژھان تہٕ پرٕ بتھ معاملس
منٛز اوس سبٹھا رِتی پأٹھی تہٕ دلنأیی سان پنٕن ووہار ہاوان۔ یتھ زِ بادشاہس اوس یہِ پنہٕ
نِس بیٚیس کأنسہِ تہِ نیٚچوس کھوتہٕ زیادٕ ٹوٹھ تہٕ خاص گرِتھ ییٚلہِ تمی پننہِ کورِ نشہِ یہِ بوٗز زِ یہِ
چُھ پانہٕ تہٕ اکھ بارستہٕ شہزادٕ اوسمُت مگر أمس اوس بے رحمی کٔنی مُلک ترٛاوُن پیوٚمُت تہٕ
أکِس وۄپرِ مُلکس منٛز ژورِ کھنٛجن بایت بنٛچھن پیوٚمُت۔ بادشاہ ہندِس توجہس تہٕ محبتس
اوسنہٕ پتہٕ کانٛہہ حد۔ ییٚلہِ تمِس یہِ واضح پأٹھی ننیاو تہٕ یقین سپُد زِ أمی سُند یہِ ٹوٹھ زامٔتر
چُھ پیدأیشی رُت۔ تمی کٔرٕ وُنی أمس پٕنٛنی سأری نجی معاملہٕ تہٕ سأری اندروٗنی مُلکی
مُشکلات۔ پرٕ بتھ معاملس منٛز اوس بادشاہ أمس مشورٕ ہیوان تہٕ پرٕ بتھ وِزِ اوس أمس

پانٕسے نِش تھاوُن یِژھان۔

"ژٕ بنیٚو کھ وۄنی میٚون خاص ضرورت۔ میٲنہٕ گوٚبرٕ اُمی وۄنُس اکہٕ دۄہہٕ۔ "پننہٕ ژٕ سوچِکھ زِبہٕ کیٚاہ چھُسے ژےٚ امہٕ کنِ تعریف کران زِ ژٕ گوٚ ژھکھ نہٕ زانہہ مے ترٲوِتھ نیرُن۔ ژٕ یُس تہٕ چیز یِژھان آسکھ تہٕ منگ تہٕ ژےٚ گژھی سہ چیز یتی حاصل سپدُن۔

وۄنی ییلہٕ بادشاہ سندبن باقے زامتربن تہٕ نیچُوس یہٕ باسُن ہیوٚتُن زِ بادشاہ چھُ نۄس شہزادس زیادٕ لول بران تہٕ اُمِس وراَے چھُنہٕ کُنہ تہٕ نیران یا حرکت تہٕ کران۔ تِمن گو وحسد پادٕ تہٕ لاَجکھ رٲلِتھ ژدیہٕ کرنہٕ زِ اُمی کتھہٕ کنی دۄراوون یہٕ بادشاہ سنز ومہربانیو نِشہِ۔ تِمن اوس نہٕ پتاہ زِ یہِ چھُ اکھ پیدأیشی شہزادٕ تہٕ یہٕ کیٚاہ آسہٕ تیر انداٗزی منز ماہر۔ بلکہِ اوسُکھ یہِ خیال زِ یہٕ چھُ باغوانہٕ کوٚٹ ییمہٕ کنی اُمِس تیرکمانہٕ ہنٛدِ ورتاوُک تہٕ وحشی جانورن ہندبن عادتن ہُند کہنٛزِ تہٕ پتاہ آسہِ نہٕ۔ لہٰذا اوۄن تِمو بادشاہس زِ اُمی گژھو شِکارس تہٕ یہٕ شہزادٕ تہٕ گوٚ ژھ اَسہِ ستیٚ ین۔ بادشاہن دِتکھ اجازت تہٕ پننہٕ نِس ٹاٹھِس زامترِس وۄنُن زِبہٕ چھُس یِژھان زِ ژٕ تہٕ گوٚ ژھ شِکارس۔ شہزادن وۄنُس زِ یَتھ منز بادشاہ سنز خوشی چھےٚ تتھ چھُس بہٕ تابع۔ مگر پننہٕ نِس ہیٚمہٕ بابس نِشہِ نیرنہٕ وِزِ دیُت اُمی یہِ باس زِ یہِ گو وپٹن گرٕ۔ یہِ بنیاو باقے شہزادن ہنٛدِ خاطرِ اصل اَسن مصالحہ تہٕ فورن لوگکھ اکھاَ کِس کُن وَنُن "ہو کیٚاہ گو وباغوان کوٚٹ پٹن گرٕ۔ یہِ کتہٕ ہیکہِ گرِس کھستھ یا شِکار کرِتھ۔ اوہو۔ اوہواَسہِ کیٚت اُشناولتہٕ بنیہٕ چھُ بادشاہ سُند تہِ پیٛور۔ یتھہٕ کنی رۄدی اُمِس ییم ٹانہٕ ژٹان تہٕ اُخرگےٚ بادشاہس نِش تہٕ

وۆنہس دۄیِمس توہہٕ اَسہِ ستی گرٕھنہٕ خاطرٕ وۆنویعنے تھنڈ ٹۆٹھ زامترٕ کی لالہٕ، تیٚمس پیٚٹھ توہہٕ بھروسہٕ چھوگرٕھہِ پزی۔ کُنی لوکٕٹہِ پایہِ گۓ آسُن تِکیازِ سُہ چھ شِکارس گرٕھنہٕ نِشہٕ لۆبُے ہمٕوان۔ تہٕ جانٕہ چھ کران۔ شاید آسہِ بس یہٕ پتاہ زِ سُہ ہیٚکہٕ نہٕ اتھ منٛز ھہٕ بتھ۔ تتھہٕ کُنی تموٕ پیٚنٛز کنی کوٗشش کرٕ زِ تم پھرن بادشاہ سُند سوچ اۄمی سندِس ٹاٹھس زامترٕس خلاف۔

مگر یتھ خیالس ستی ستی زِ تھند یہ بیمہٕ تہٕ ساجُو ہیکہٕ نہٕ گرِس تہٕ کھستھ تہٕ گری ساپیسٕس اوسکھ گوڈے وٕنتھ تھوومُت زِ ہرگایہِ شہزادٕ اَسہِ ستی شکارس آدیہِ چھ تیلہٕ فلأنی پاگل مادِیانہٕ کھالُن یوسہٕ زَن گُری گانن منٛز الگ اۄس تھاونہٕ یوان تہٕ تیٚمس نہٕ از تانی کانٛہہ نفر سوارِ اوس کھستھ ہیوٚ کمُت۔ وۆں گووتمن تیٚمس بیمہٕ تہٕ ساجُو سُند حسد اوس سہٕ اوس اکھ زبردست گری سوار تہٕ۔ ژھوٚڈی پاٹھی ونو زِ سُہ اوسنہٕ کانٛہہ چیز اہ یتھ منٛز نہٕ سُہ ماہر اوس لہٰذا ایٚیلہِ سُہ گرٕ اوس گومُت تہٕ اوسُس پننہِ آشنہِ پننہِ اِزادُک وۆنمت تہٕ پۆزٕ پاٹھین اوسُن سامانہٕ گوٚ نڈمُت۔ سُہ گو شاہی اصطبلس منٛز تہٕ اَتہِ گرمنٛگنس پیٚٹھ آو اۄمس وَننہٕ زِ وُنی کیٚن چھے صرف پاگل گر دستیاب۔ باقے ساری گری چھ کانٛسہِ نتہٕ کانٛسہِ شاہی خاندانہٕ کِس نفرٕ سندی تہٕ وُنی آسن یمن ضرورت تِکیازِ پزٕ بتھ کانٛسہِ چھُ شِکارس نیرُن۔ مگر شاہزادن بوٚ رنہٕ پَرواے زِ تِمس گس گرِس چھ کھسُن صرف یہِ زِ گر گوٚ ژھدوٚ رتہٕ تیز رفتار آسُن لہٰذا کھوٚت سُہ گنہِ ہلہٕ ڈلہٕ ورأے اُمس پاگل مادِیانہٕ۔ یہِ چھ اندازے زِ مأدیانہٕ سپزٕ شہزادٕ سند (سوار سپد نکہ) خیالے وارے پاگل۔ تِمس اوس نہٕ امہِ بروٗنہہ کانٛہہ سوار سپُد مُت تہٕ تس اوسنہٕ وۆنی یہِ باسان زِ کانٛہہ

کیاہ ہیکہِ أمس سوار سپد تھ۔ لہذا نمیہِ سوبۆن گن تہٕ پتہٕ ۆڈھ بۆھن پتھ تھۆد۔ پتہٕ لۆگن پتہٕ پتہٕ پکن۔ پتہٕ تجن دوٹہٕ تہٕ پتہٕ بیٚیہِ کینٛہہ ژھل ورتاۆتھ یم شہزادس پۆر پأٹھی ویٚدی أسی دژایہِ سوچھیکرس جنگل گن تیٚوٚت تیز زِ باسان اوس أمس چھ مُشکل نےٚ پٔڈرتہِ پتھرِس ہتہٕ لگان۔ شہزادٕ اوس پننہِ جایہِ پہاڑٕ کی ہوی پأٹھی زنتہٕ لگتھ گومُت تہٕ سبٹھا تیز دوت۔ جنگلہِ کِس تتھ ھِس منٛز بیٚیہِ جنگلی جانورونہٕ پأٹھی روزان أسی۔ پۆنتہٕ شِکأری آسنہٕ کنٛی کڈی أمی ڈلی ڈلی پہندی ماتھ بدٕ تہٕ مورن اکھ شال، اکھ ہاپُت تہٕ اکھ ہہہ۔ کأنسہِ ہندِ تھپھ کرنہٕ ورأے ہیکن نہٕ یم پانس ہتہٕ تُلتھ لہذا ژۆٹن شالس لۆٹ، ہاپتس نَس تہٕ ہہس گن تہٕ دژا واتہٕ۔

وۆنی یم باقےٚ شہزادٕ أسی تمن باسیاوزِ (بادشاہ سُند) ٹوٹھ شہزادٕ گوو گرٕ لہذا دژاے نہٕ تم سُلہِ تہٕ پتہٕ ییٚمہِ وِزِ دژاے تہٕ گےٚ بیٚیہِ وَتہٕ شِکار کرنٛچہِ جایہِ۔ اۆت وأتتھ ۆچھ یمو تمن ترٛبن جانورن ہنٛز لاشہِ یم مأرِتھ بیا کھ شہزادٕ واپس اوس دژا مُت۔ پانہٕ ییٚلہِ نہٕ یمن کانٛہہ جانور امارنس منٛز کامیأبی سپز یمو دیٚت حُکم زِ یپے ترے موٚتہٕ جانور گرٕھن بادشاہَس نِش واتناونہٕ تہٕ پیش کرنہٕ تِکیٚ زنتہٕ یم یمو ے مأری ہتہٕ أسی۔

گرِ وأتتھ پرٕ ژھ (بادشاہ سندِس) ٹاٹھِس شہزادس زنانہٕ زِ ژٕ کیازِ آکھ یٔت جلد واپَس۔ تمہِ وۆنُس ''شاید ما گوکھےٚ نہٕ ژٕ شِکارس'' مگر أمی کوٚڈ چندٕ منٛز شالہِ لۆٹ، ہاپت نَس تہٕ ہہہ گن تہٕ ہأوِن تمِس تہٕ وۆننس زأمی ترٛأوی یم مأری ہتہٕ جانور تہٕ تکیازِ مےٚ اوس نہٕ یمن تُلنہٕ خأطرٕ کانٛہہ نفر ہتہٕ۔

شامس وأژھو باقےٚ شاہی شکأری جماعت پانس ہتہٕ شال، ہاپت تہٕ ہہہ

سٟترٕ لاشہِ ہٮ۪تھ واپس۔ دۄشوٚنۍ ہِ دوہہٕ دربارلگنہٕ بروٚنٹھے پٔہن پرٚژھ یمن بادشاہن زِ توہہ کیاہ شکار کوٚر راتھ۔ حسدی شہزادو وۄنُس ؤلۍ ؤلۍ جواب۔ ''اَسہِ موراکھ شال، اکھ ہاپُت تہٕ اکھ ہِہہ۔ یِہنز لاشہِ نٮ۪بر کڑنہٕ صحنس منز تہندِس معائنس پژاران چھے۔ اَسہِ چھُنہٕ باسان زِ وۄنۍ کٮ۪بس کیاہ چھُ جنگلس منز یمو ہُر یمانہٕ کانٛہہ جانور۔

بادشاہ اوس وُچھان زِ اٚمۍ سندی پیارۍ شہزادن کرنہٕ کانٛہہ کتھاہ کالہٕ یمہٕ ہرٕل اٚمس یمو بارنو کری تمہٕ کِنۍ اوس خاص پأٹھۍ یہِ زانُن یژھان زِیہِ اوسا شکارس گوٚمُت نہٕ تہٕ ہرگا گوٚمُت اوس اٚمس اَسا کانٛہہ کامیأبی سپزمژ۔ لہذا پھیوٚرُنہ اٚمس کُن تہٕ وۄنُنس ''ژٕ وَن پننہٕ شکارٕچ خبرا؟'' اَتھ پٮ۪ٹھ دِتُس بے زامتری جواب ''اوہ بادشاہ صاب اٚمس مہٕ پرٚژھو۔ یہِ ما اوس زانٛہہ شِکارس دژامتُ لہذا گودیہ گرٕ۔ وۄنۍ مہٕ کرِو اَتھ پٮ۪ٹھ گٔتھے یہِ گژھہِ وۄنۍ وارے خجل''۔

وۄنۍ اوس اٚمس ٹاٹھس زامترِی ہِندِس وبقارس یمو ٹاس ترٕ وومُت تہٕ یمو اَپزٕ دگتھو کِنۍ اوسُس شرارت کھوٚتمُت۔ وۄں گوو سہٕ پژاریاو توت تانۍ یوٚت تاز باقیو تہٕ سأرِلمِ ؤنتھ موکلو یہِ تمن وَنُن اوس تہٕ پتہٕ یمن کُن حقارتہٕ سان نظراکرِتھ وۄنُن ''بادشاہ صاب بہٕ تہِ گوس شِکارس مگر گٔنے زۄن تہٕ ترٕ جانور آے نٕ دردست اکھ شال، اکھ ہاپُت تہٕ اکھ ہِہہ''

ییٚلہِ باقے زامتر بو یہِ بوٗزتم گٔے حأران خاص کرِتھ امہٕ کِنۍ زِ یمہٕ ترٕ جانور لاشہِ یمو پانس ستۍ اَنتھ بادشاہس بروٚنٹھہ کُن یہِ ؤنتھ ترٕ اوِمژ آسہِ زِ یمہٕ جانور اَسۍ یمو بے شِکار کری ہتۍ۔ وۄنۍ کیاہ کرِہَن یم؟ تمہٕ کتھہٕ کِنۍ کرِہن وۄنۍ بادشاہس

تِمن کتھن پیٹھ مطمئن یمہ تِمو اَپزٕ ے میزٕ ے وَنہٕ موٗ آسہٕ۔ لہذا کھوٚت یمن وارٕ ے زٕ ہرٕ تہٕ قسم کرٕ ی کرٕ ی وۄنکھ زِ شہزادٕ چھ اَپزٕ ونان تِکیاز ِتِمو وُچھ سُہ پانہٕ کالہٕ دربار منز ٕ نیرتھ سیٚوٗ دُ ے پٔٹن گراژان ۔ تہٕ باقٕی ذٕ رکی یوٚ کنٕ تہٕ نٔنیاوٕ یمن زِ یہٕ اوسنہٕ پَتہٕ صحس تام اندرٕ نیبرٕ ے دزٕ امُت ۔

شہزادٕ روٗ دتوٚت تانٛی بیٚیہٕ ژھوپہ کرِتھ پزاران یوٚت تانٛی یمو پٔنٕز جواب ؤنی تہٕ پَتہٕ کوٚرن بادشاہس درخاس زِ مےٚ دِی تو کانٛہہ نوکر گرٕ سوز نک اجازت ۔ یتھ سُہ تہٕ اکھ گوٗ ژٕ راَنہٕ ۔ یتھ منز موٗ جود نِشان اَمی سٕنزٕ کتھِ صحیح ثابت دِن کرِتھ ۔ امہٕ کتھہٕ ستی گیہ تزٕ ھ حاٗرانگیا پاٗدٕ یزٕ ھ نہٕ زانٛہہ کمزٕ ے آسہٕ ۔ اکھ لوکٹ گوٚژٕ ریہ اَنہٕ تہٕ تمےٚ کٔر گزٕ ھہٕ یہٕ معاملہٕ ثابت ! وۄنی ہیوٚتن بادشاہس تہٕ پنہٕ نس پیاٗرِس زامترٕ ی سٕنزٕ دِمباغی حالژٕ پیٹھ شک گژٕ ھن ۔ تٔمی سوٗنچ زِ ’’ زیادٕ علم پزٕ اٗوتِھ چھ اٗمِس دِمباغٕ ڈوٗلمُت ‘‘ وۄن گو وباقٕی عمومی کتھو علاوٕ کرٕ نہٕ نوکرٕ سنٛدِس ینٛس تانٛی کانٛسہٕ اَتھ متعلق کانٛہہ کتھ تہٕ سُہ تہٕ پَو جلدٕ ے واٗتتھ تِکیاز ِکٔی سُند گرٕ تہٕ اوس شاٗہی دربارس نکھے ۔ اَتھ گوٚژرِ منز اوس شالہٕ لوٚٹ، ہاپت نٕس تہٕ سٕہہ کن ۔ تہٕ ییلہٕ بادشاہن یم وُچھنہٕ خاطرٕ نیبر کڈٕ ی تہٕ شہزادن وۄن ’’ وُچھو، بادشاہ صاٗب، وُچھو سابا یوہ شالہٕ سُند لوٚٹ، یہٕ ہاپتہٕ سٕنز نٕس تہٕ یہٕ سٕہہ سُند کن یم مےٚ راتھ شاٗہی خاندان خاٗطرٕ مخصوص شکارگاہس منز شکار کرٕ ی مگر یم مےٚ پَتہٕ تٔتی ترٕ اٗوی تِکیاز ِیہٕ اوسُس کُنے زوٗن تہٕ توے ہیوٚکس نہٕ بادشاہ سلامت تہٕ توہہٕ حضراتن ہنٛدِ معاینہٕ خاٗطرٕ یم پانس ستی اَنتھ ۔ تہٕ پتہٕ وُچھو زِ یم تہٕ نِشال توہہٕ بروٗنہہ کنہٕ چھ تِم چھِ یمنے ترٕ بن جانورن ہنٛدی یم میانو بایو راتھ شامَس پانس ستی اٗنی

تہٕ توہہِ باسیوٗ وزِیم چھ یموٕ ے مأری متٕ ۔ بادشاہ سلامت تہٕ چھنہٕ حقیقت ٲلکہٕ یمو کوٗر یہٕ پننہٕ حسدٕ تہٕ دِل کہِ کھوچرٕ کنی زِ بہٕ گوٗڈٕ ھس پننہٕ درجہ بوٚن وٚسن یتھ زِ بادشاہ سلامت ہنزٕ مہربأنیہٕ یمن میلن ۔ ہرگا توٗہی صحسنس کُن پٔکتھ تمن ترٛبن جانورن ہنز لاشہِ وُچھو یمہٕ تتہٕ پتھ چھےٚ تہٕ توٗہی وُچھو پانے زِ یہِ کینژہ ھابہٕ ونان چھُس تہٕ چھُ پوٗز تہٕ میأنی یم بأ ے پِچھ اُپزٕ ونان‘‘۔

بادشاہ ووٗتھ فورن تہٕ گو وأ ی ہند ے وَننہٕ مطأبق صحسنس منزٕ تہٕ وُچھو تہٕ شال اوس أتی مکرلٹہِ ورأ ے ۔ ہاپت تہِ اوس أتی مکرنس ژٕ ٹھ تہٕ ہہہ تہِ اوس أتی مکرٕ تمس اوس اَکےٚ کُن ۔ اَتھ اوس یہِ شاہزادٕ ہندِ پزٕی یورآسنک ٹاکارٕ ثبوٗت تہٕ بادشاہ سٕپدٕ یہٕ زأنتھ یتھ حدس تانی سبٹھاخوش زِ أمی اوسنہٕ ٲلی أمِس پیٹھ بھروسہٕ کوٚرمُت زِ تَس گود تقربین یہٕ مُشتھےٕ زِ سُہ کرِہے باقیٕ شہزادن تہٕ دربارس منزٕ امہِ وِزِ یتھ نفرن تہنزٕ کمینہٕ گی تہٕ اُپزٕ س وو ہارس پیٹھ بوأ ری۔

اَمہِ پتہٕ ورتو وبادشاہن أمِس ستی تیتھ خاص محبت یتھنہٕ زانہہ وُچھنہٕ اوس آمُت تہٕ پتہٕ گو ویتہٕ طے زِ بادشاہس پتہٕ بیہہ یہو ے ٹوٹھ شہزادٕ تختس ییلہِ زن باقیٕ شہزادن لوکٹین موکٹین جأ گیرن تہٕ دفترن ہُند وعدٕ آو کرنہٕ ۔ وراثت کہِ امہِ حتمی بندوبست پتہٕ کمےٚ کالی ہیوٗتن شہزادس پنٕن وطن تہٕ پننہٕ نس مألس نِش گژھنہٕ خاطرٕ سخت پھیرُن تہٕ ووٗنن یہِ بادشاہَس ۔ یتہِ کوٚرنس وعدٕ زِ پننی یہِ خأہش پوٗرٕ کرِتھ یمہٕ بہٕ واپَس ۔ بادشاہَس پیوٚ یہِ بوٗزِتھ غم تہٕ کوٚرُن شہزادس زور زِ ژٕ مہ گژھتہٕ ٲلکہٕ سوٗزکھ کینژہہ نفریم ژےٚ مأ لی ہنزٕ ، لوٗکن ہنزٕ تہٕ مُلکہٕ کینن معاملن ہنزٕ شیچھ خبر اَنے ۔ مگر شہزادٕ تہٕ

رٗۄ دیٖنہٕ خاہشہِ پیٹھ تیٚتھ اِصرار کران زِ أخرس آس بادشاہٕسنٛدِ طرفہٕ اجازت دِنہٕ۔ گرٕ داأتتھ وۄن أمی پنٕنہِ آشنہِ اَتھ سفرس مُتعلق تہٕ وۄننس ژٕ ہے زبنہٕ کانٛہہ غم تہٕ نہٕ کھۄژی زِ تکیٛازِ بہٕ یِمے جل جلٕے واپَس تہٕ ژٕ بوزکھ نہٕ بادشاہ تہٕ ملکانہِ ہُند کٕہنی۔ یِتھ اوس تمٕس أمی سُند محبت۔

"یۄت ژٕ گرٕ ھکھ بَتہِ گرٕ ھہٕ تۄ رٕ" تمہِ دِژ کربکہٕ "بہٕ ترٕ اوتھ نہٕ ژٕ ہرگز۔ پتہٕ سختی یِی تن یا سہوٗلیت۔ بہٕ روزٕ ژٕ ے ستۍ۔ بہٕ چھس صرف چانہٕ ستۍ زِندٕ۔" تہٕ پتہٕ سپٕد یہٕ طے زِ یِمہٕ دوشوے گرٕ ھن۔

شہزادِ سُند وطن اوس سیٛٹھا دۄر تہٕ اور گژھنہٕ خأطرٕ اوس سمندرس ضروری ترُن۔ تہٕ گرِتھ تہِ ہیۆت نہٕ یِمو دوِیو أژوامہِ وجہ کِنۍ اور گژھنہٕ نِشہٕ پَتھ حالانکہِ شہزادِ اوس امہِ برونٛہہ اکہِ پھرِ آبس پھٹُن تہِ ہیۆتمُت تہٕ بیٚیہِ أکِس جہازٕ تباہ گژھنہٕ کِنۍ گوڈٕ نیٚچ زنانہٕ تہِ رأوِمژ۔ تہٕ شاہزادِ اوس سمندرٕک سخت خوف۔ اَتھ مُلکس یۆت یِم گژھن أسی یژھان تۆت جلدٕ ے نیرن وأرِلس أکِس جہازس منٛز گژھنٛکھ کۆریِمو انتظام تہٕ سیٛٹھا منصوبہٕ تہٕ وومید ہیتھ گٕے یِم جہازس پیٹھ سوار۔

یہٕ چھنہٕ ضروری زِ بیٚیہِ جہاز چہِ تباہیہ ہُند یِہِ حال بیان کرنہٕ تکیٛازِ یِتہٕ چھ افسوٗس ازِ جہازٕ اوسنہٕ وُنہٕ پننہٕ نِس سفرس پیٹھ زیادٕ دۄر روزٕ امُت زِ سہٕ وۄل ظألم لہر وتہٕ شہزادِ، شہزأدک تہٕ باقے سأری مُسأفر تہٕ جہازُک عملہٕ آے آبس منٛز وُکراونہٕ۔ یہٕ اوس اکھ کرٕوٚٹھ وقت تہٕ نہ اوس کیٛنٛہہ أچھو ستۍ اَتھہِ یِوان تہٕ نہ کنٕو ستۍ کیٛنٛہہ بوزنہٕ یِوان تکیٛازِ اَتہِ اوس رأژ ہُند اَنہِ گۆٹ تہٕ لہرن ہُند شورٕ شر۔ پٕژھتھ کأنٛسہِ اوس الگ الگ

پأٹھی باسان زِبہٕ مۆدُس تہٕ کانٛہہ کرِم نہٕ ماتم تہٕ۔ خأر چھیکرس نتیاویہِ زِ جہازس منٛزیِم
تہٕ سوار أسی تِموٚمنٛز أسی صِرف زٕ نفر بچیمٕتی تہٕ یِم زٕ أسی اکھ شہزادٕ تہٕ بیٚیا کھأمی سنٛز مأرٕ نٛز
زنانہٕ۔ برابر تِتھے پأٹھی یِہ زَن شہزادس تہٕ تٔمی سنٛزِ آشنہِ سٕتی اَمہِ بروٚنٛہہ سپُدمُت
اوس۔ یِمن دوشوٕنی أس تِتھے پأٹھی تباہ گمتہِ جہازکین دوٕن بیوٚن بیوٚن لٔکرِ ٹکرن تھپھ
آمٕژ تہٕ أسی دوٕن دوٕردوٕ رجاین آبن پانٔس سٕتی پکنأوتھ ترٛأوی مٕتی۔

شہزأدی أس آبن تِتھی جایہِ واتنأومٕژ یوٚت امی سندِس خانہٕ دار سنٛز گوڈنٛچ
آشنی واتنأومٕژ أسن۔ سوٚ تہٕ ژایہِ تتھ بے پھل تہٕ پھُلیہِ روٗس باغس منٛز تہٕ اَتہٕ پھِر
بِہتھ ہیوٚتُن لٔہر وَدُن۔ تہٕ وُچھتو وۄنی یُتھے سو باغس منٛز ژایہِ پوشہٕ ٹوٗری ہیٚتِن بٔڈٕنی تہٕ
ہُرٕنی تہٕ گُلنن ہیٚژن لنجہ نیرنہِ۔ییٚلہِ بوڈ باغوان دوٚیمہِ دوہہٕ صُبحس دوہدِشکی پأٹھی باغس
نظرِ آوسہٕ گووسبٹھاہ ئوی بامَن وُچھتھ حأران تہٕ اندازٕ اوس باسان زِ گُلنن نیرِموٚتہٕ تہٕ
کاڈٕتہٕ کڈٕن۔ تٔمی کٔر اَمہِ دوہہٕ لوکٹین باغوانن چھُٹی تہٕ فورن گوو بادشاہَس یہِ رٕژ خبر
واتناونہٕ خأطرٕ۔

بادشاہ سپُد خداصأبنہِ باغس برکت کرنچہ امہِ بییہِ نشأنیہِ سٕتی خوش تہٕ باغوانس
دِتُن سبٹھا بوڈ انعامہٕ۔ أتھی خوٚشی منٛز گوو باغوان واپس باغس منٛز۔ یتھ زِیہِ وارٕ دُھہ
ہے زِتسنٛز نے أچھن ماوس دھوکہٕ لوٚ گمُت تہٕ اوٚت وأتتھ وُچھِن اَتہٕ بیٚیاکھے زنانا
باغس منٛز بِہتھ تہٕ أمی سٕندی پھِری پھِری نرمی سان پرٛژھہٕ گأر کرنہٕ باوجوٗد ژھوٚپہٕ
کٔری تِھے اوٚش ہاران۔ تٔمی سوٚنچ پانہٕ سے سٕتی "یہِ چھُ عجیبے ییٚلہِ گوڈنٛچ زنانہٕ یوٗرآیہِ
گُلنن تہٕ زنڈن پھٹی بامَن تہٕ وۄنی ییٚلہِ یہِ دوٚیم زنانہٕ وأتتھ بیٚیہِ تہٕ پوشہٕ ٹوٗری ہُرے

تہٕ بڑے، گُلِمن دژا یہِ لنجہٕ تہٕ بیٚیہٕ گےٚ تھدی تہٕ موٗڈ۔ شاید گژھن یم سبٹھا پا کباز زنانہٕ آسنہِ توے تہٕ ہیٚرٛان باغس برکت سپدٕنی تہٕ اوے آسَن نہٕ یمہٕ مےٚ ہٕتی تہٕ گژھ کران۔ یہِ گژھ وَننہٕ خاطرٕ گو وُنہ امہِ دوہہٕ دوٚیمہٕ پھیرِ بادشاہَس نِش۔ بادشاہ سپُد یہِ بوٗزِتھ خوش تہٕ فورن وُٹھن اُکِس خدادوستس زِٕژ گژھ تہٕ یمن زنانن ہٕتی کرگژھ تہٕ ہرگا ممکن سپدی تہٕ تہند ساری حالات کر معلوٗم۔ مگر اُمِس خدادوستس تہٕ دژا یہ تہٕ یمن نِشہِ کانٛہہ گژھ تہٕ وُٹھن بادشاہس زِ باغوانن یہ کینژھا یمن متعلق قیاس کوٚر تہٕ چُھ صحیح لہٰذا ادِتھن ہدایت زِ یمن گژھہِ دوہدِش مُناسب کھیٚن یُن فراہم کرنہٕ۔ نتہٕ گژھہِ خداصاب ناراض تہٕ باغ ہیٚیہِ بروٚٹھ کےٚ پاٗٹھی ہوٗکھن۔ یتھہٕ کنی اوس وُنی محل خانہٕ پیٹھہٕ دوہے کھیٚن یِوان سوزنہٕ تہٕ باقے رنگو تہٕ اوس یمن ازاٗنی زنانن رتی پاٗٹھی واتنہٕ کرنہٕ یِوان۔

یہِ زن وننہٕ آو یِہُند خانہٕ داریعنے شہزادٕ ووت کتھ تانی بدل جایہِ یُس اکھ سبٹھا بوٚڈ تہٕ شاندار شہر اوس۔ شہرکہِ بازرِ منٛزی پکان وُچھ اُمی اکھ وِدوان پنڈت اُکِس باپاٗری ہٕندِس وانس منٛز زورٕ زورٕ شاستر پران تہٕ واریہہ لوٗکھ اٗسی اَتہِ سمتھ یم مقدس لفظ تہٕ یِہُند تشریح بوزان۔ سُہ تہٕ بیوٗٹھ یمنے ہٕتی تہٕ ییٚلہِ سُہ پٔرِتھ موکلیاو تہٕ لوٗکھ اورٕ یورٕ دژاے سُہ رُوٗ دأتی تھیے باپاٗری ہٕندِس وانس پٔتی کنی۔ باپاٗری ییٚلہِ راتس خاطرٕ وان بڑاوُن لوگ تہٕ یہِ ازاٗنی نفر وُچھن اُتی۔ اُمِس ہٕتی کتھ کرِتھ پرٛژھن زِ ژٕ کُس چُھکھ۔ اُمی دِتُس جواب:۔

پأٹھۍ باسان زِبہٕ مۆدُس تہٕ کانٛہہ کرِہم نہٕ ماتم تہٕ۔ خأر چھیکرس نِنٛیاوِیہ زِ جہازس منٛزٕ یِم تہٕ سوار آسۍ تِمو منٛزٕ آسۍ صِرف زٕ نفر بچیمتۍ تہٕ یِم زٕ آسۍ اکھ شہزادہٕ تہٕ بیٛاکھ اَکۍ سنٛزٕ مأرۍ منٛز زنانہٕ۔ برابر تتھے پأٹھۍ یِہ زَن شہزادس تہٕ تٔمۍ سنٛزٕ آشنہِ ستۍ اَمہِ برونٛہہ سپُدمُت اوس۔ یِمن دوشوٕنۍ اُس تتھے پأٹھۍ تباہ گمتہِ جہازکین دۄن بیٛون بیٛون لٔکرٕ ٹکرن تھپھ آمٕژ تہٕ آسۍ دۄن دۄر دۄر رجاین آبن پأنس ستۍ پکنأوتھ تر اٗوۍ متۍ۔

شہزأدۍ اُس آبن تھۍ کٔر جایہِ واتنأومٕژ یۆت اَمۍ سنٛدِس خانہٕ دارِ سنٛز گوڈنیچ آشنۍ واتنأومٕژ أسن۔ سوتہِ ژایہِ تتھ بے پھل تہٕ پھُلیہِ رۄس باغس منٛز تہٕ اَتہٕ پتھر بہتھ ہیوٚتُن لَہرِ وَدُن۔ تہٕ وُچھتو وۄنۍ یتھے سو باغس منٛز ژایہِ پوشہٕ ٹُورۍ ہیٚتِن بڈٕنۍ تہٕ ہُرنۍ تہٕ گُلن ہیٚرٕن لنجہِ نیرنہِ۔ بیٚلہِ بوڈ باغوان دۄیمہِ دۄہہٕ صُبحس دوہد شکۍ پأٹھۍ باغس نظرِ آوسہٕ گوو سیٹھا نٔوی بامَن وُچھتھ حأران تہٕ اندازٕ اوس باسان زِ گُلن نیرِ مۄہ تہٕ تہٕ کاڈ تہِ کڈَن۔ تٔمۍ کٔر اَمہِ دۄہہٕ لۆکٹین باغوانن چھٹۍ تہٕ فورن گوو بادشاہَس یِہ خبر واتناونہٕ خأطرٕ۔

بادشاہ سپُد خدا صأبنہِ باغس برکت کرنچہِ امہِ بییہِ نشأنیہِ ستۍ خوش تہٕ باغوانس دِتُن سیٹھا بوڈ انعامہٕ۔ أتھۍ خۆشی منٛز گوو باغوان واپس باغس منٛز۔ یتھ زِیہ وارٕ دُچھہ ہے زِ تسنٛز نےٚ أچھن ماوس دھوکہ لۆگمُت تہٕ اۆت وأتتھ وُچھن اَتہٕ بیٛاکھے زنانا باغس منٛز بہتھ تہٕ أمۍ سنٛدۍ پھٔرۍ پھٔرۍ نرمی سان پرٕژھہٕ گأر کرنہٕ باوجوٗد ژھوٚپہٕ کٔری تھے اۆش ہاران۔ تٔمۍ سوٗنچ پانہٕ سے ستۍ "یِہ چُھ عجیبے بیٛلہِ گوڈنچ زنانہٕ یوٗر آیہٕ گُلن تہٕ زنٛدن پھٔٹ بامَن تہٕ وۄنۍ بیٛلہِ یِہ دۄیم زنانہٕ وأتتھ پیٚیہ تہٕ پوشہٕ ٹُورۍ ہرے

تہٕ بڑے، گُلمن دزٲیہِ لنجہٕ تہٕ ہیٚیہِ گٔے تھدی تہٕ موٚڈ۔ شاید گرٛھن یم سبٹھا پاکباز زنانہٕ آسنہٕ توے تہٕ ہیرٛشن باغس برگت سپدٕنی تہٕ اوے آمٕن نہٕ یمہٕ مےٚ ستی تہٕ گتھ کران۔ یہِ گتھ وننہٕ خاطرٕ گو وسہٕ امہِ دوہہٕ دۄیمہِ پھِرِ بادشاہس نِش۔ بادشاہ سپُد یہِ بوٗزِتھ خوش تہٕ فورن وۄنُن اُکِس خدادوستس زِ ژٕ گژھ تہٕ یمن زنانن ستی کرٕ گتھ تہٕ ہرگا ممکن سپدی تہٕ تِہندی سأری حالات کرٕ معلوٗم۔ مگر اُمس خدادوستس تہٕ دزٲلیہٕ یمن نِشہِ کانٛہہ گتھ تہٕ وۄنُن بادشاہس زِ باغوانن یہِ کینژھا یمن متعلق قیاس کوٚر تہٕ چھُ صحیح لہٰذا دِتُن ہدایت زِ یمن گژھہِ دوہدش مُنأسب کھمن یُن فراہم کرنہٕ۔ نتہٕ گژھہِ خداصأب ناراض تہٕ باغ ہیٚیہِ بروٚنٛٹھی پأٹھی ہوٗکھن۔ تتھہٕ کنٕ اوس وۄنی محل خانہٕ پٮ۪ٹھہٕ دوہے کھمن یِوان سوزنہٕ تہٕ باقے رنگو تہٕ اوس یمن ازأنی زنانن رٕتی پأٹھی واتنہٕ گرنہٕ یِوان۔

یہِ زن وننہٕ آو یِہُند خانہٕ دار یعنے شہزادٕ ووت کتھ تانی بدل جایہِ یُس اکھ سبٹھا بۆڈ تہٕ شاندار شہر اوس۔ شہر کہِ بازرٕ منزی پکان وُچھ اُمی اکھ وِدوان پنڈت اُکِس باپأرِ سندِس وانس منز زورٕ زورٕ شاستر پران تہٕ واریہہ لۆکھ اُسی اَتہٕ سمِتھ یم مقدس لفظ تہٕ یِہُند تشریح بوزان۔ سُہ تہٕ بیوٗٹھ یمنے ستی تہٕ ییلہِ سُہ پرٕتھ موکلیاو تہٕ لۆکھ اورٕ یورٕ دزاے سُہ رۄدأتی تھِے باپأرِ سندِس وانس پتٕ کنٕ۔ باپأرِ ییلہِ راتس خاطرٕ وان بڑاوُن لوگ تہٕ یہِ ازأنی نفر وُچھن اُتی۔ اُمس ستی گتھ کرِتھ پرٕژھنس زِ ژٕ کُس چھُکھ۔ اُمی دِتُس جواب:۔

I

کۆڈُس بدقسمتی چھۆکنس بٕہ گرٕ دۄر
پریشان دربدر گتھ تانٛی شہارس
عقل عظمت مےٚ آیَم باگہٕ برپۄر
تہٕ نأیب سلطنت کِس کارٕ بارس

II

فراقکی گٔنڈی ہیٚتن یامتھ مےٚ سَنٛی
تمنا گوم وُچھہَکھ ٹأٹھی پنٛی
بہٕ گرٛھہٕ ہاگرٕ پٔتُن ساتھاتہٕ وٕنہکھ
مےٚ تقدیرس پھُلےَ أنٛج نوبہارس

III

ونٛیوم آشنٛی ژٕ روزُم انتظارس
صَبر رٔچھ رٔچھ شِلس منٛز نوبہارَس
جُدأیی سورٕ سمکھو تا حیأتی
پَتو أخر چُھ اژنُے مرگذارس

V

تہٕ شاہس سون نیرُن اوس ماتم
جُدا ما کانٛہہ گرِتھ ہیۆک لول باہم
دِلن سر مستیا لوٕچ پکان گٔے
وومیزو کاڈ کۆڈ سأنٛس اَمارس

VI

وۄں یامتھ سارِ سفرٕکی غم سپدی گم
بہٕ ڈیشن گرٕ پٔتُن از چشمِ پُرنم
مےٚ آسَن ٹأٹھی سأری انتظارس
مَسرت باگہٕ ہیہٕ پژبتھ دوسدارس

VII

خدازانان چُھ پانٔے کیٛا کرُن جان
یۆ ژُھن یامتھ تٕلُن اکھ واوطۄفان
مقدر فان سَپدُن اتھ جہازس
بچاوُن توتہِ اوُسُس کردگارس

IV

یہ بۄ زِتھ تورِ زن تمہِ کینْہہ نہٕ بۄ زُن
مےٚ وۄنم شۄبہِ لاگِنس بَس رضاروزُن
گرٛ ھکھ یۆت توٚت بہٕ آسے ءِستی ءِستی
لَسو یکجا، اژو یکجا مزارس

تہٕ پتہٕ وۄنُن سبٹھے عارٕ بٔرِتی پاُٹھی بڑ وٚنہہ کُن
عرض یارا بہٕ گرہے تھاو منظوٗر
وَقت بُتھی پھیرٕ مےٚ سَپدُم چھس بہٕ مجبوٗر
مےٚ اَتھہٕ روٗٹ آیتن تھاوکھ اگر اَز
قدم ہردم وُچھکھ ثابت ژٕ یارس

باپاُری سَپُد امہِ کہاُنی ءِستی وارِیہہ مُتاُثر تہٕ دُیتُنس وانس منٛز شۆنکنک اجازت تہٕ وۄننس زِ بہٕ سوزے ژےٚ وُنی پننہِ گرِ کھینَن چَن۔ لہٰذا شہر شہزادن وانس منٛزے پننہٕ خاُطرٕ جایہِ رٔژ ھاتہٕ باپاُری گو وپَن گرٕ روانہٕ تہٕ پننہٕ نِس نوکرس دِتُن حُکم زِ ژٕ گرکھینہٕ ہنا تیار تہٕ سو واتناو وانس منٛز ٹھہرِتھ نفرس۔ دۄیمہِ دوہہ صُبحس روٗٹ سوداگرن یہِ شہزادٕ مُلاُزِم تہٕ سبٹھے عزت مند ورتاوٕ تہٕ مُناُسب تہٕ فوری مَدد کرنہٕ ہِکس وعدس کوٚرن تصدیق۔ وارٕ وارٕ توٚر باپاُرِس یہ فِکرِ زِ یہ مُلاُزِم ہیکہِ نہٕ ژٕ اونہٕ یِتھ تہٕ اُمِس ورأے چلی نہٕ۔ تمی وۄنُس اُمِس تہِ یہِ۔ تہٕ یِیہہ یہِ زِمےٚ خاُطرٕ چھُ یہ بہتر زِ بہٕ بناوٕ چانہِ خاُطرٕ مکانہٕ تہٕ پننہٕ نِس خاندانس منٛز گرے رِشتہٕ۔ ژےٚ ماچھی کانْہہ اعتراض میانہِ کورِ ءِستی

رِشتہٕ کرنُس منز؟ باپأرۍ رۄدٲتھ معاملس پیٹھ پنٕنہِ آشنہِ ستۍ وارِیہس کالس زیٹھ زیٹھ تہٕ کریٹھ کریٹھ کتھ باتھ تہٕ صلاح مشورٕ کران۔ اَکس باپأرۍ سنزِ نظرِ اوس سُہ امہِ رِکس نتیجس وأتتھ۔ تمۍ وۄن ظٲہرِ یُس بناوَتھ اُمس وُنی کینہہ آمُت چھ تمہِ باوجوٗد چُھ مے باسان زِ اُمۍ سنز یہِ کہأنی چھےٚ پوٚز تِکیازِ اُمس چُھ عِلم، سمجھ دأری تہٕ ہُنر تہٕ بیٚیہِ چُھس شریف وہوار"۔

اَخرس تہٕ مون اُمس آشنہِ تہٕ یہِ گتھ آیہِ شہزادس تہٕ واتناونہٕ۔ مگر تمۍ کوٚر نہٕ اَتھ بلکل تہٕ اقرار۔ جواب دِیُتنس "یہِ ہیکہِ نہٕ سپدِتھ زِ باپأرۍ سنزِ کورِ ہُند رِشتہٕ کیاہ بیٚیہِ تِتھس نفرس ستۍ گنڈنہٕ یُس وُنی کینہہ یۄت پتہٕ پایہِ چھُ تہٕ یُس صِرف تسندِس مألۍ سِندِس رحم وکرمس پیٹھ زِندٕ چھ رۄزِتھ"۔

وۄں گوو کأفی زور کرنہٕ پتہٕ مون اُمۍ یہِ مگر یتھ شرطس پیٹھ زِ سوداگر بنہٕ تہٕ تسندس کُنہِ تہٕ ساعتہٕ لتہِ نیرنُس منز ٹھوٚر۔ سوداگر سپُد یہِ سۄچتھ مُطمٔن زِ ہرگا یہِ شخص آرامہٕ سان اَکس آرام دِہہ مکانس منز پننہِ خوٗبصورت آشنہِ ستۍ روزِ تہٕ سیٹھا مال و دولت تہٕ عزت آسس تیلہِ بیٚیہِ نہٕ اتہِ نیرنک تہٕ ناو۔ مألۍ سُند گرٕ گژھنک تہٕ نہٕ تہٕ سُہ بیٚلہِ تور گژھنچہِ وَتہِ منز تکلیف چُھ۔ کھاندر سپُد تہٕ اَتھ منز آو تیٚتھ ہاو باو کرنہٕ زِ سورے شہر سپُد یہِ وُچھتھ حأران۔ وننہٕ اوس یِوان زِ اَتھ پیٹھ سپُد سیٹھا رقم خرچ۔

کینژن وُرِین منز گرٕ باپأرۍ سِندۍ کاربارن تمۍ سِندِس زامترۍ سنزِ ہونرٕ تہٕ دانأیی کِنۍ تیژ ترقی تہٕ سُہ بنیاو تیوٗت امیر زِ تمۍ سُند کارٕ بار تہٕ دولت بنیہِ مُلکس منز مِثال تہٕ لوٗکھ اَسۍ ونان "فلأنۍ باپأرۍ چُھ یۄت تہٕ تیوٗت امیر تہٕ خوشحال"۔ مگر افسوٗس باپأرۍ

سُند زامُتر اوس نہٕ مُطمئن ۔ تَس اُس توتہٕ پننہٕ آبأیی وطن تہٕ تتہٕ کیٚمن لُکن ہنز کل تہٕ پننہٕ
نِس ہیٚمہر بابس بأوِن یہِ خاہش ۔ باپأرِس گوو یہِ بوٗزِتھ دوکھ تہٕ اوٗش ہاران کریانس
زور زِ ژٕ تژٕ اوس یہِ خاہش تہٕ روزِ مےٚ ستی ۔ مگر اَتھ دژٕ اونہٕ کانہہ تژتہٕ زامتری موٗنس نہٕ
کٔہنی ۔ پتہٕ وٕژن اُمی پننہٕ زنانہِ پننہٕ نس اَتھ ارادس مُتعلق تہٕ وٕژنس ژٕ روزیٚتی بٔ ییٚہ
جلدِ ے واپس تہٕ پتہٕ روزوأسی پانہٕ وأنی خوش پأٹھی ۔ اَتھ کوٗرُس اَمہِ سیٚودٕ اِنکار تہٕ
وٕژنس زِ بٔہ ہیکہٕ نہٕ خاندارس نِشہِ الگ سپدِتھ ۔ لہٰذا آیہِ یمن دوشوٕنی ہندِ خأطرٕ اَکس
جہازس منز جاے حاصِل کرنہٕ یتھ شہزادٕ سندِس مُلکس کُن نیرُن اوس ۔ خدالیس اوس
یی کرُن زِ یہِ جہاز تہٕ گوو تباہ تہٕ سأری سوار تہٕ جہازُک عملہٕ گےٚ مارٕ تہٕ صِرف بچاو
شہزادٕ تہٕ اُمی سنز آشنٕی یم تِتھے کٔنی اَتہِ دژاے تتھہٕ کٔنی شہزادٕ تہٕ تٔمی سنز وگوڈ نچو آشنٕو
جہاز چو کھنجو ستی کوٗرمُت اوس ۔ واون تہٕ لَہر ونیٚو شہزادٕ اکہِ لنٕدٕ تہٕ تٔمی سنز آشنٕی بیٚیس
طرفس ۔

یہِ چھ حأرتس لایق وَنُن باسان زِ یہِ زنانہٕ تہٕ واتنأو تٔمی بچہِ تختن توٗری ۔ یتھ تَس
تَھِس اُس آمُت تہٕ یوٚت شہزادٕ سنز گوڈنچ زٕ زنانہٕ واتمٕژ آسہِ تہٕ وٕژنی ژھوپہٕ کرِتھ
مغموم پأٹھی بہِتھ ماتم کران آسہِ ۔ یہِ تژیم زنانہٕ تہٕ ژلیہِ تِتھی باغس منز تہٕ بیٚٹھ تمنے
لرِ ۔ تہٕ کمال، چھ زِ یتھے سو ژلیہِ تہٕ کلیٚن لَجِ پھلے تہٕ لنجن دژاوپن تہٕ بدلیاو باغُک
نظارٕ ے ۔ وٕژنی اوس یہِ اُچھن خوش کران مُشک اوس ژھٹان تہٕ اَتہِ اوس شہُل
استقبال کران ۔ دوٕ یمہِ دوہہٕ صُبحس ییلہِ یوڈ باغوان باغس نظرِ آو تَس آیہِ نہٕ پننین
اُچھن پیٚٹھ پژھے ۔ یہِ اوس پزنہٕ پیٚٹھی رُت باسان زِ پیٚتی کأٹی کر وٕژنی خدا صاب

باغس برکت۔ باقے لوکٹین باغوانن تہٕ مزوٗرن دوٗپن توٚہۍ نیرِ وازٕ سُلے تہٕ پانہٕ گوو فورن بادشاہَس یہِ رٲژ خبر واتناونہٕ خاطرٕ۔ بادشاہ سپُد سیٹھاخوش تہٕ دِتن باغوانس امہِ پھرِ تہِ کینٛہہ موٗللی تحفہٕ۔ پژٲنی پاٚٹھۍ گوو بوٚڈ باغوان بیٚیہِ اکہِ پھرِ یہِ خوٗبصورت نظارٕ وُچھنہِ۔ تہٕ وُچھتو وۄنی اَتہِ وُچھِن ہُمن دۄن زنانن ٲسۍ بیٚیا کھ زنانہٕ بہتھ وَدان۔ تِمۍ سوٗنچ پانسے ٲسۍ "یہِ ہوے چھ امہِ بچہِ برگٕ ہُند وجہ۔ یہِ چھےٚ بیٚیا کھ پاکیزٕ زنانہٕ یوسہٕ یور چھےٚ آمٕژ تہٕ أمۍ سنزِ پاکبازیہِ کِنۍ چھ خداصابُن توجہ خاص پاٚٹھۍ یور کُن گوٚمُت۔ سُہ گو وتہٕ وۄنُن یہِ بادشاہَس تہٕ بادشاہَن دِتُس حُکم زِ أمِس تُلۍ زبنہٕ وۄنی سوال کٔرۍ کٔرۍ تفریق بَلکہِ دِس کھین چٕن، پلو پوشاک تہٕ تِم ساری چیز یِم أمِس ضروٗرت آسن۔

شہزادِ یعنے أمۍ سُند خانہٕ داراوس کتھ تانی زوٗدِس پیٹھ ووتُمت یُس پُراسرار تہٕ غٲرآباداوس۔ رٲژھا آرام تہٕ ننِد رکرنہٕ پَتہٕ دژاو شہزادِ اَتھ جایہِ نظرادِنہِ تہٕ کیٚہ کالۍ ژاد أکس بڈِس تہٕ وُٹھی وُٹھی زنڈن ہندِس جنگلس منٛز بیٚیتہٕ سُہ بیٚیہِ پتھر بہتھ پنہٕ نِس قسمتس پیٹھ ماتم کرنہِ تہٕ وَدنہِ لوٚگ۔ تِمۍ دِژ کربکہٕ بۍ کمہِ وجہ کِنۍ لوگنس خدا ینٛتھ تاوَنس؟ تِمۍ کیا زِبناٚ ومیأنی زندگی یژھ عذاب تہٕ بۍ چھس مرنٕے یژھان؟ مےٚ ماچھ کھاندرکرنہٕ کِنۍ گوناہ کوٚرمُت رِنہٕ بیٚیہِ کینٛہہ؟

اَتھ جنگلس منٛز أس نہٕ کانٛہہ زوٗذاتھا نظرِ گژھان نہ کانٛہہ انسان تہٕ نہ کانٛہہ جانورٕ ے۔ کینٛژ کالۍ باسیاو أمِس زِندِ روزُن تہِ برداشتہٕ نہٕ۔ شہزادن تژ وو پھرک پھرِ مَرنہٕ خاطرٕ پان۔ أخرس ووت سُہ اکہِ دوہہٕ جنگلہٕ کِس ہیٚرِمِس حصس منٛز پھیران پھیران أکس گوپھہِ نِش تہٕ اَتھ گوپھہِ نِشہِ وُچھن اکھ زنانہٕ بہتھ۔ یہِ اوس

عجیب۔ أمی سۆنچ ''یقیناً ہیکہِ نہٕ یہِ کانٛہہ عام زنانہٕ اُستھ تِکیاز سو ہیکہِ نہٕ ییٚتہٕ روٗزِتھ۔ یہِ گرٛشھہِ کانٛہہ دیوی یا کانٛہہ خاص پارسا زنانہٕ آسِنۍ''۔ سُہ گوو ییٚہِ ہَن نکھہٕ تہٕ زنانہِ ییٚلہِ یہِ وُچھ تہٕ تمہِ ہیوٚت وَدُن۔ ''بہٕ آسے ژے سہولیت نہ زِ کانٛہہ تکلیف واتناونہٕ خاطرٕ'' ییٚہِ وۄننس یوٚت واتان واتان آے مے سبٹھا مُشکل تہٕ وارِیہہ خطر بُتھہِ''۔

یہِ بوٗزِتھ ووٚتھرو وۍ امہِ زنانہِ اوٗش تہٕ وُٹھہٕ کُمجار گٔرِتھ وۄننس وولہِ بیٚہہ مےٚ نِش۔ ییٚہِ دِیُتنس رُت کھین تہٕ ترٛیش ہوٚمراونہٕ خاطرٕ سبٹھا رٕژ شربت۔ پتہٕ پرٛزِ ژھنس زٕژ کتھہٕ پأٹھی ووٚنُکھ یور تِکیازِ یہِ چھےٚ أکِس جِنہٕ سنٛز روزن جاے یُس مَردن کھو زنانن تِتھے پأٹھی کھوان چھ تہٕ تتھہٕ کٕنۍ ژٕ مےٚ بروٗنٛہہ کنہِ یہِ کھبنہٕ ہَن کھوان چھکھ۔ توے تہٕ وُچھتھن نہٕ ژےٚ یَتھ گوپھہِ تانۍ واتان واتان کانٛہہ زُو ذاتھ نہ کانٛہہ اِنسان تہٕ نہ جانور۔ افسوٗس افسوٗس سأری مأرِکہ تہٕ ننبگأ وِکۍ أمی جِنن۔ بروٗنٛہہ کُن وۄنُس امہِ زنانہِ ''یَتھ روٗزِس بہٕ۔ بہٕ چھس أکِس بادشاہٕ سنٛز کوٗرِ تہٕ تمی جِنن واتناوٗس یور تیٚمی گوٚڈٕ مےٚ کھہنٛک ارادٕ کوٚر مگر پتہٕ بدلوٗن یہِ وُچھتھ اِرادٕ زِ بہٕ ہیکہِ أمی سنٛز خوشبوٗنۍ ستۍ بأج بنٕتھ تہٕ گٔرنس بہٕ پنٕنۍ بیگم مُقرر۔ امہِ کھوتہٕ اوس بہتر اگر أمی بہٕ مأرِمژٕ ہے آسہٕ ہاو۔ وُنۍ کیٚس چھ سُہ کوٚت تانۍ چھاپہٕ مارنہِ گوٚمُت تہٕ شامس واتہِ ضرٗ رواپس۔ واے۔ ہاے میانہِ خدایہ۔ اَمہِ پتہٕ ہیوٚت اَمہِ سخت وَدُن تہٕ بڈٕ مُشکلن مأنۍ رأ وسو شہزادن پنٕن بُتھ تھوٚ دِتُلن تہٕ رٕژرٕ چ وومید گٔرِنۍ۔

تمہِ وۄنُس ''مگر ژٕ تہِ وَن پنٕنۍ کتھا۔ ژٕ کُس چھکھ؟ کتہٕ پیٚٹھہٕ آکھ؟ یور کتھہٕ

ءکنز ووتکھ؟ تہٕ مےٚ وَن ؤلی ؤلی یُتھ مےٚ چانہِ حاژج پتاہ لگہِ تہٕ ژنہٕ ہِندِ یور واتنہٕ برونہہ بہٕ ژٕ کُنہِ جایہِ کھٹِتھ تھاوَتھ۔ ہرگا تِمس چانٛی ژھاے تہٕ گرٛشھہِ تِمس یِیہٕ ہوٚچھہ ووتلِتھ تہٕ ژٕھنی ژےٚ کھبتھ۔ یتہٕ ژٕ کُنہِ طریقہٕ ژلنٛک سوچِکھ۔ ہرگا ژےٚ واریٛہن نفرن ہُند یوت طاقت آسی تہٕ جاناوارِ ہندی پأٹھی وُڈِتھ تہٕ ہیٚکِکھ تہٕ گرِتھ تہٕ ہیٚکِکھ نہٕ اُمِس بلایہِ نِشہٕ ژٕلِتھ یُس ؤرِیچ وَتھ دوہَس منٛز چھُ طے کران۔

لہذا اوۄن شہزادن تہٕ ؤلی ؤلی پٔژن گدُرُن۔

I

کوٚڈُس بدقسمتی چھوٚکنس بہٕ گرِ دوٗر

پریشان دربدر گٔتھ تانٛی شہارس

عقل عظمت مےٚ آیم باگہِ برپوٗر

تہٕ نأیب سلطنت کِس کارِ بارس

II

فراقکی کُنڈی ہیٚتِن یامَتھ مےٚ ہستی

تمنا گوم وُچھِہٕکھ ٹأٹھی پٔژنی

بہٕ گرٛشھہِ ہا گرِ پٔژن ساتھا تہٕ وٕہکھ

مےٚ تقدیرس پھٔلے لٔج نوبہارس

III

یژھن میوٗنے خداین کوٚر نہٕ منظوٗر

مےٚ ترٛہن ساتن وُچھم بٔتھ موتہٕ نے پوٗر

ولیکن آیہِ ترٛیِیہٕ پھٔرِ وَتھ مےٚ تارس

گُنے زوٗن پیوٚ پٔژن کھکھران بیمارس

IV

مگر از تانٛی تہٕ چھُم سُے دَے مہربان

ژےٚ نِش اوٗنس تہٕ کوٚرنم بارِ احسان

اُنِتھ لرِ لوٗر بہٕ تھوونس گلعذارس

تہٕ ترٛووُن بار زیادے کامگارس

زنانہِ ہوٗ زُس تہٕ جل جلے ووٗنس زِژٕ اژ مےٚ پتہٕ پتہٕ گوپھہِ منٛز بیٚتہٕ بہٕ ژٕ کھٹِتھ تھاوَتھ۔ تمہِ ہوٚرُسہ اُکِس مضبوٗط صندوٗقس یُس گوپھہِ ہِندِس اُکِس اندرِمس

کۄنس کُن تھاونہٕ اوس آمُت۔ اَتھ کۅرن قُلف تہٕ خدالیس کُن کۅرُن دُعازِ تیمِس کرتہٕ رأچھ۔ شامس بأگی ہیوٚ آوٕجن تہٕ تھوٚ کُمُت آسنہٕ کِنہ ژ اوبن پُتھرِس پیٹھ بچہ زٕ زنگہٕ وُہرِ تھ ییلہِ زَن زنانہٕ اکہِ پیٚتۍ دارسکہٕ ٹُکرٕ ستۍ اُمِس دَندن خلال لوگ کرُن یمن منٛز ماز کھنجہِ تہٕ اَڈی جہٕ بند آسس گمٕژ۔ نزبن زنگن گرنس مأیلش تہٕ پھشا گشا گرِتھ سلبوٗن۔ یہِ اوس قسمتھے زِتمہِ رأژ اوس جِن خوش مزاجٕ۔ زنانہٕ وۄن پانسے ستۍ شکر تہٕ لچھہٕ بوٚ دشُکر شہزادِ ژلہِ اَز راتھ کیٛتھ۔ مگر افسوٗس تُمس یتھے یہِ وومیدو تلیہ تہٕ جنس آیہِ پننہِ تیز مُشکہٕ کِنہ گوپھہِ منٛز آدِ رُبوے تہٕ وۄنُن:۔

اِنسانا ژھم ییتہٕ باسان
وُلی وُلی کونہٕ ژھُم بُتھ ہاوان
اَتھ دِتُس یورٕ زنانہٕ جواب
ٹُلی کیاز، چھے یژھہٕ کتھہٕ پھوران
یوٚت رِکتھہٕ وأتِتھ ہیکہِ اِنسان

مگر جنس اوس امہِ کتھہِ ہُند پوٗر یقین تہٕ وۄنُن:
مُشکس میأنِس شک مے گر
وُلی وُلی ژھانڈُن چھی بہتر

شہزأدی گابر ییہٕ نہٕ تہٕ دِتُنس جواب:
مے کُس طاقت بناوٕن کہِ بٔ انسان
لبُن پانے اگر یتھ کیٛتھہ ژٕے باسان

بێیہ وۄننس:

بہٕ أٔسس ذٕہی دوٚہس یتھ جایہِ روٗزِتھ
نہ ڈیوٗڑھم جانہٕ وارا نَے مےٚ انسان

یمو جوابو کِنز کھوٚت جنٛس سخت شرارت ییمہِ کِنز أمی ژکھہِ ہتی تہٕ خوفناک
شکلہِ ووکھہٕ پأٹھی أچھ ژناوان نظر گرس تہٕ وۄننس:

ییٚتی أندی پکی چھ کانٛہہ اِنسان روٗزِتھ
لَبن وُنی آسہِ ییٚتہِ سُے ژوٗرِ روٗزِتھ
کَڈے مِنٹن اندر زو گرٕھ ژٕ بوٗزِتھ
اپُز مَے چھکھ ونان مےٚ ستی روٗزِتھ

أمی سٕژٕ وخوفناک نظروتہٕ کتھو کِنز لیٚد رِژھٕٹھ پھیر تھ تہٕ تھرٕتھرٕ ؤتھتھ وۄنُس
امہِ بچارِ زِ ژےٚ میوٗلےٚ نا أز سبٹھاشِکارتہٕ توے چُھہن کانٛہہ اِنسان کھیوٚن یژھان۔
اَتھ پیٹھ وۄنُس جنٛن مےٚ چھنہٕ بوچھہِ مگر مےٚ چھ یقین زِ گوپھہِ منٛز چھ کانٛہہ اِنسان تہٕ
توٚت تانی ہیکہ نہٕ بہٕ سوکھہٕ روٗزِتھ یوٚت تانی نہٕ یہِ لَبتھ کڈن۔ شہزأدی أس زرد یمژ تہٕ
سأری ہے پانس أٔسس ترٛٹھ تھرٕزِ مُشکل نےٚ پھوٗرس زیوٚ زِ ممکن چھ ژٕ ےآسکھ
پوٚز ونان ییلہِ ژےٚ یوٗت یقین چھے تیلہِ دِمہٕ بہٕ پرٛ بتھ کوٗنس تہٕ وُلس ژھأنڈتہٕ
چھیکرس پوٚت پھیری پھیری ژھأنڈِتھ یتھ دوران جنٛن بےصبری سان پرٛاران اوس
تہٕ وۄنی گوڈٕ ڈاکراوس ترٛاوان تہٕ پتہٕ تتھہٕ پأٹھی ژاس کران زِ یہِ گوپھ تہٕ أس شورٕستی
الان باسان آو گوپھہِ ہندِ أنتھہٕ پیٹھہٕ صندوٗقہٕ منٛز اکھ نفر کڈنہٕ۔ یام شہزادِ تَس کُن پکان

اوس جن اوس وہ تلان بوڈان ہیوٗ ''ہمہ۔ہا۔آ۔مےٚ اوس پتاہ''

شہزادس آو وَننہٕ زِ بیہہ پتھر تہٕ وَن ڈلیل تہٕ تمو وۄن تتھہٕ کنۍ گنہٕ خوفہٕ تہٕ کھوژنہٕ ورأے زِ جن سپد أمس پیٹھ خوش۔ جِنہٕ سند مزاجہٕ خوشی ستۍ ہمت ہُرِتھ وۄنُس شہزادِتہٕ اَتھ معاملس متعلق پوٗ زپوٗ زبیان۔ زِ کتھہٕ کنۍ اوس شہزادِ جہازٕ تباہ سپد نہٕ پتہٕ اَتہِ ہٹرِ ہٹرِ پھیران تہٕ تمہِ کتھہٕ کنۍ اوس عار تتھ أمس گوپھہِ منز روزنہٕ خاطرٕ وۄنمت۔ اَمہِ پتہٕ کوٚر اَمہِ جنس زار پارٕ زِ أمس ستۍ متہٕ کرتہٕ کینٛہہ تہٕ دِتس یتۍ روزنہٕ تکیا زِیہِ أ س پانہٕ تہٕ وقس گنۍ ژٔنی تہٕ مغمۆم روزان۔ اَمہِ ہُر یمانہٕ چھ یہِ شخص ہُنر مند تہٕ گاٹُل تہٕ جنس تہٕ کرِ وفاداری سان خدمت۔ جنن مون تہٕ وۄنتھ زِ توٚہۍ دہ نوے مہٕ کھوٗ ژِوےٚ تکیا زِمےٚ گژھنہٕ شہزادس ہیوٗ اُڈی جہِ ژنگر کھنٛک زانہہ شوق۔ یہِ بوٗزِتھ بیوٗٹھ شہزادِ جنس نکھہٕ پہن تہٕ لاگن أمس زنانہِ ستۍ جنہٕ سند بن اُٹھن تہٕ کھورن پھش تہٕ موٗٹھ دِنی تہٕ جن گو أمس وارے خوش تہٕ تتھہٕ کنۍ روٗ دوۄنی شہزادِ گوپھہِ منز تہٕ گوس شہزادِ ہُند محبت زیادٕ زیادٕ ہُران تہٕ شہزادِتہٕ روٗ دأمی سُند لول زیادے گنان۔ یتھہٕ کنۍ روٗ دۍ دوہ خوش پأٹھی گذاران۔ پژتھ دوہہ صُبحأے اوس جن شِکارس نیران تہٕ شہزادس تہٕ شہزادِ گنی ژٔنی أتی ژ اوان تہٕ پژتھ دوہہ شامس واپس تتھ اُسس یم خدمت تہٕ خوشامد کران۔

سُہ اوس یِژ پأٹھی پانس ستۍ کمیاب مۆ قیمتی جواہرات یا تیتھ کانٛہہ چیز اَنان یہِ شہزادِ یا شہزأدی وَننہِ ہبس یا تیچِ یمو خاہش آسہِ ہے کرمژ۔ وۄن گو وتہٕ اُستھ تہٕ اوس ہمیشہ یمن یہِ خوف روزان زِ جن گوٚژھنہٕ گنہٕ وِزِ شرارتس منز یا مژرس تتھ یمن کھبتھ

ژُھنن امہِ کِنۍ أسۍ یم تیٚتھ کیٚنہہ سوچان ییمہِ کِنۍ یم أمِس نِشہِ پانس تھپھ ہیکہِ ہن ٹُلنأوِتھ۔ کٔہے کأڑ تو ریٚمن فِکرِ زِ طاقتہٕ کِس بل بوتَس ہیکن نہٕ یم أمِس زیر کٔرِتھ تہٕ ہرگأیمن یہِ کرُن چھ تیٚلہِ چھ أمِس تیٚتھ ژھل کرُن ییمہِ کِنۍ یہِ یٚمن پننہِ زندگیہِ ہُند راز وَنہِ۔ أمۍ سُند یہِ زبردست طاقت گژھ منٛز چھُ۔ لہٰذا کوٚر ریٚمو یہِ اِرادٕ زِ ممکن ہے گو وتہٕ یہِ چیز گرو حأصِل۔ شامَس بأگی ییٚلہِ یم جِنس دندن خلال تہٕ ئرٛبن زنگن مأرِلِش أسۍ کران شہزأدی ہیٚتھ أمِس نِش تہٕ اچانک لوٚگن وَدُن۔

جِنن ووٚنس "میأنۍ ٹأٹھۍ۔ ژٕ کیاز وودان؟ مے وَن ژٕ ے کیاہ تکلیف چھے تہٕ یؤتاہ مے طاقت چھُ تمہِ کِنۍ کرٕ بہٕ سہٕ دوٗر"۔ یہِ وَنان أنۍ أمۍ یہِ پانس کُن تہٕ رٔٹن پانس ستۍ۔

تمہِ ووٚنس "بہٕ ہیکے نہٕ ژے پنٕنۍ سأری خیال بأوِتھ۔ مگر منٛزی چھُ مے خوف گژھان زِ ژے گو ژُھے نہٕ کانٛہہ مأرِتھ ژُھنُن تہٕ أسۍ گرٛھو پتہٕ کُنۍ ژٕنۍ کانٛسہِ دوستس تہٕ سو چھ کرن وأرِلس ورأے یتھ الگ کُن گوپھہِ منٛز۔ پتہٕ چھ اَسہِ فاقہٕ پھرِ مرُن۔ تِکیاز زِ اَسہِ کُس اَنہِ پتہٕ کھینن؟ پیٚٹھہٕ چھکھ ژٕ اَسہِ پیٚٹھ سبٹھا رُت اَسہِ چھکھ سارِوے کھوتہٕ اصل کھینہٕ چیز سولبہِ سولبہِ تھاوان تہٕ سأنۍ پرٛبتھ کانٛہہ خأہِش چھکھ پوٗرٕ کران۔ سأنۍ دِل چھ چأنِس دِلس ستۍ وأٹِتھ۔ أسۍ کیاہ کرَو تہٕ أسۍ کتھہٕ کِنۍ روزَو زِندٕ ہرگاہ ژٕ مارنہٕ آکھ یا اَسہِ ژٕ راوَکھ؟

یم لفظ بوٗزِتھ کوٚر جِنن کھلہٕ دِلہٕ اَسُناتہٕ جواب دیٚتُنس زِ بہٕ مرٕ نہٕ زانٛہہ۔ کانٛہہ طاقت ہیکہِ نہٕ مے مقابلہٕ کٔرِتھ۔ وقت ہیکہِ نہٕ مے بُڈرأوِتھ۔ بہٕ روزٕ ہمیشہ

مضبوٗط تہٕ ہمیشہ جوان تِکیازِ یَتھ منز میانٮ۪ زندگی چھےٚ تہٕ حاصِل کرُن چھُ سارِوٕے کھوتہٕ مُشکل بامے اِمیگ پےَ تہٕ آسہِ کانٛسہِ۔ یہوے اوس سُہ جواب یوسہٕ یہٕ زنانہٕ کانچھان اُس تہٕ اَمہِ کِنۍ سبٹھہے موٗ دریارتہٕ لولہٕ سان وُٹھہٕ کُمجار کرِتھ کوٗرتمہٕ خدایس کُن شُکر زِ جنہٕ سنزِ حفاظتہٕ ہُند میوٗل اُمِس یقین تہٕ اَمہِ پتہٕ کوٗر نس زور زِمےٚ وَنتہٕ سُہ کیاہ چیز چھُ۔ جنس گووتہٕ کانہہ شک تہٕ وۄنس زِ گوپھہِ منز چھُ اکھ پیٹھ (تختہٕ) تہٕ ہُتھ کُلس پیٹھ اکھ مانچھ گن۔ اُمۍ وۄن پیٹھک امہِ کِنۍ زِ ہرگا کانٛہہ اَتھ پیٹھ بِیہِ تہٕ پتہٕ سُہ یاسوکُنہِ تہٕ جایہِ واتُن خاہش کرِ یہِ واتناوِتس تتھ جایہِ۔ مانچھ گنک وۄنُن امہِ کِنۍ زِ ہرگا کانٛہہ اَتھ کُلس کھسہِ تہٕ مانچھ تُلرِ بن ہنزِ مُلکانہِ اُتھۍ منز رَتہِ تیلہٕ مرِ یہٕ جِن تِکیازِ میوٗن زُو چھُ اُمۍ سےٚ مُلکانہِ منز۔ وۄں گوو مانچھ گنس منز چھےٚ واریہہ تہٕ خطرناک مانچھ تُلرِ تہٕ ہرگا کانٛہہ شخص یِتھ کوٗشش کرِ تمِس چھُ سبٹھہے خطر۔ جِنن وۄنُس امہِ ہُریمانہٕ "لہٰذا اتوٗ ریہ ژےٚ یہِ فِکرِ۔ ژھکھ کُنہِ وجہ روٗستُے وَدان۔ بہٕ مرِ نہٕ زانٛہہ"۔

پتہٕ کوٗر اَمہِ زنانہِ خوٗشی سان وُٹھہٕ کُمجار تہٕ جنس وۄنُن بہٕ چھس سبٹھا شُکر گُذار تہٕ یِیمہِ یپور روزِ بہٕ وۄنۍ اطمنانہٕ سان دوہس خوش تہٕ راتس تمہِ کھوتہٕ زیادٕ خوش یِیلہِ یہِ واپس آسہِ واتان۔ بہٕ چھس خوش زِ ژےٚ وۄنتھ مےٚ پیٹھک تہٕ مانچھ گنک تہٕ یوٗ دوے یِمن ہنزِ حفاظتہٕ ہُند کانٛہہ معموٗلی خوف تہٕ چھنہٕ تہٕ کرِتھ تہٕ گژھہٕ بہٕ یِمن خاص پاٹھۍ راچھ کرنس پیٹھ یہِ ژِتس پتھ سبٹھا خوش زِ چانٛی ٹاٹھ زندگی چھےٚ یِمنے منز۔ یِیہِ تہٕ کینٛہہ کتھا باتھا کرِتھ کوٗر ریمو سارِوٕے شوٗنگنک سنز۔

دۄ یِمہِ دوہہ صُبحس دژاو دوہدش کی پاٹھۍ جِن تہٕ دُپہر بروٗنٹھے کوٗر شہزادن تہٕ

شہزادِ تٔمِس سٕندِ مَرنُک پوٗرٕ انتظام۔ شہزادس اُس یہِ کأم کرٕنۍ۔ تٔمۍ وۄل تالہٕ پیٚٹھہٕ کھورن
تانۍ پَتُن پان پوٗرٕ پأٹھۍ۔ اَچھو وراَے وۄلُن پرٕ بتھ کانٛہہ حصہٕ ٹھیک پأٹھۍ۔ امہٕ
خأطرٕ کٔڈن تتھ کپرس منٛز اکھ زأوِج ترٕیُس اَمۍ گلس وۄل۔ یِتھہٕ کٔنۍ تیار سپدِتھ ہیوٚتھ
یہِ اَتھس پیٚٹھ تہٕ جلدٕ ے ہیوٚتن گُلِس کُن ہوہس منٛز وۄڈُن۔ یہِ اوس اکھ پُرجوش
ژِیُہا ییلہِ اَمۍ مأنچھ گنس ٹاس دِنہٕ خأطرٕ لوٗرُنچ۔ باسان اوس زِ ساسہٕ واد مانچھ تلرٕ
وزٕ ایہِ اَمِس حملہٕ کرنہٕ خأطرٕ تیٚر۔ مگر یہِ اوس پوٗرٕ پأٹھۍ ژٕلتھ تہٕ صِرف اوسُس اَچھن
ہُند خیال تھاوُن۔ اَمۍ سُند مقصد اوس تلرٕ بن ہنٛز ملکہ رٔٹنۍ تہٕ یہِ موچھہِ مُرنۍ مارٕنۍ تہٕ
یِتھہٕ کٔنۍ یِیہِ ہے ژن سنٛز زندگی موچھہِ مُرنہٕ ختم کرنہٕ۔ یہِ سپُد کامیاب تہٕ یتھے اَمۍ یہِ
بے زُو مانچھ تُلرٕ دأرِتھ دِژ تہٕ تیٚتھے پیوٚ ژن وٕٹسی پل ہیوٚ ٹاس کُرِتھ تیوٚت زورٕ پتھرٕ زِ
اَندی یکۍ سورُ ے زمین اَکیاٗ وامہِ ستۍ۔ شہزادٕ آو اَتھس پیٚٹھ گوپھہِ کُن واپس تہٕ شہزادِ
کوٗرِس سبٹھاہ شأدیانہٕ کرِتھ استقبال تہٕ مُبارک۔ توتہٕ اوس تٔمِس خوف زِ یُس اکہٕ اکہٕ
تٔمۍ ژیوٗن سہ ما اوس بیٚیِل تہٕ بنان چُھ ژِنن ما اوس یمن اپزٕ ے وۄنمُت تہٕ یِیہِ ما
واپَس پَتہٕ ووت شام تہٕ پَتہٕ راتھ۔ کانٛہہ ژن آو نہٕ تہٕ یِتھہٕ کٔنۍ بیٚٹھ تٔمن پرٕ ھ زِ دُشمنس
نِش وُٹھ اَسہِ تھپھ تہٕ سہ خاص خزانہٕ سوٗمبرتھ یُس گوپھہِ منٛز اوس تھٕٹھۍ ییم دوٚوے
اَتھس پیٚٹھ تہٕ وأتۍ ییم جلد میلہٕ واد دوٗرتتھ جایہِ ییٚتہٕ ژنہٕ سنٛز شٹھیمٕ لاش وارٕ یہہ
زٕ اَتھس زمینس پیٚٹھ کاڈ کِڈتھ اُس۔ یہِ وُچھتھ گو ییمن وارٕ یقین تہٕ شہزادن وۄن
اَتھس زِ اَسہِ واتناو تو ریٚتہٕ میانہِ ترٕ ے زنانہٕ زِندٕ یا مورٕ دِ چھے۔ پیٚٹھ وُپھیاو تہٕ فورن
وُتھۍ ییم بادشاہٕ سندِس باغس نکھہٕ پتھرِس پیٚٹھ۔ شہزادٕ ووتھ جلدٕ ے پیٚٹھہٕ پیٚٹھہٕ تہٕ شہزادِ

وۄنُن بہٕ یمے جلدٕ ے واپَس تہٕ ژٕ رۄزی زِیٖتی ۔ سُہ اوس سٕنہٕ دُنہٕ زیادٕ دۄر گوٚمُت زِاکھ وہتر ل کیٛو ما آوۄ ڈان وُڈان تہٕ دِژٕن اُمس ٹو پھ تہٕ اَمی وِزِیٖرِ اُمس میٚنڈی بِمأری ۔ وۄنی کیٛا گرِ ہے یِہ؟ امہِ شرمہٕ کٔنی ہیٚو کنہٕ یِہ پیٚٹھس نِش واپَس وأتِتھ ۔ شہزأدی رۄز پیٛاران یوٚت تانی تَس وۄنی صبرتہِ رۄدنہٕ امہِ پَتہٕ وۄنُن پیٚٹھس تہٕ وأتِھ باغس منٛز تہٕ ژٕھ برابر ٹھکِ جایہِ بیٚتہِ شہزادٕ سٕنٛز ترٛے زنانہٕ دوکھہٕ ہٕژٕ تہٕ ژھوپہٕ کرِتھ آسہٕ بہتھ ۔ امہِ تہِ وۄن نہٕ کٔہنی مگر صرف چھےٚ لۆہرِ ودان ۔ یِمہِ وِزِیٖرِ باغس منٛز ژلیہٕ تہٕ پھُلے اُس برحستہٕ تہٕ سبٹھےٚ مُشک اُس ژھٹان تہٕ گُلی اُسی وۄنی موٚوٕ ستی ترٛستھ زِ تم اُسی مُشکل نٕے وودنہِ ژٔرِتھ ۔

دۄیمہِ دوہہٕ صُبحس ییٚلہِ بوٚڈ باغوان دوہدِ شکی پأٹھی نظرِ آو تہٕ اَتہِ وُچھن تیٚتھ نظارا یُتھ نہٕ اُمی زانہہ توقعہٕ اوس کوٚرمُت ۔ اُخرس اُسی پوٛش برحستہٕ تہٕ گُلی اُسی سبٹھےٚ شاندار موٚوٕ ستی برِتھ تہٕ یُتھے اُمی یِہ شیٚچھ بادشاہَس واتناونہٕ خأطرٕ اَتہِ نیرُن ہیٚوت تہٕ اُمی وُچھ اَتہِ بیٛاکھ زنانہٕ بہتھ تہٕ وَدان ۔ اُمی پرٛژھ اُمس زِ ژٕ کوسہٕ چھکھ تہٕ کتہِ پیٚٹھہٕ آیکھ مگر اُمی سندِ اُسہٕ منٛز دراو نہٕ اورٕ کانٛہہ لفظ ۔ لہٰذا وۄن اُمی بادشاہَس "بوز ۔ اے بادشاہ ژٕ رِم زنانہٕ چھےٚ شأہی باغس منٛز ژٔلمٕژٕ تہٕ یِہ چُھ وۄنی بلکل ٹھیک ۔ توٚہی ہرگا ییٚژِھو تہٕ اَتہِ کرِی تو نظارا ۔

بادشاہ سپُد پرٛنہٕ پیٚٹھی خوش تہٕ وُژھہِ وۄتھ تہٕ دراو بُڈس باغوانس ستی ہیٚتھ باغس کُن ۔ اور وأتِتھ وُچھ اُمی یِمہٕ ژور زنانہٕ تہٕ پرٛژھن سارِنٕے سوال مگر کانٛسہِ وۄنُس نہٕ اکھ لفظ تہِ جوابس منٛز پَتہٕ دِژ بادشاہن باغس نظرا گذراتہٕ آو واپَس محل خانہٕ

تہٕ اتہٕ وۄنُن مُلکانہِ یمن اجنبی زنانن متعلق یم اورآمژٕ آسہٕ۔ تَس وۄنُن زِژٕ گرٕ ھ صُحبس تورتہٕ تِمن ستۍ کَرگتھ ممکن چُھ تِم ما کَرن پننہٕ ذأژ ہنزِ ستی گتھ تہٕ ژٕ چھکھ ملکہ۔ صُحبس کیٚتھ گیہِ ملکہ تہٕ سارِنے ستۍ کٔرن نرمی سان گتھ مگر یمو منزٕ دِتُس نہ کانٛسہِ اکہِ جواب۔ تہٕ أمی سندِ اورٕ تہٕ تھ گتھ کرنہٕ ستۍ سپُد پتے زِ یمو وۄ دزیادٕ ے۔ ملکہ تہٕ توگ نہٕ کہنی بوزُن تہٕ فِکرے تورُس نہٕ یمن متعلق کینٛہہ۔ تمہِ وۄن "بے شک چھےٚ یمہٕ پارسا زنانہٕ نتہٕ گرِ ہے نہٕ خداصأب باغس تہٕ تھہٕ کٕنٛز برکت تہٕ یوٚ ہے چھ امہِ گتھہِ ہُند اِشارٕ۔ نتہٕ ماچُھ یمن کانٛسہِ بلایہِ پھند گرِتھ دھوکہٕ دِتمت یا ما آسکھ کانٛہہ ٹوٚٹھ گُذریومُت۔ یہ ہیکہٕ نہٕ امہِ کنٕ زأنتھ زِ یمہٕ کیاہ چھےٚ پننہٕ نوٚ گونہوٚ کنٕ وَدان۔ ممکن چُھ بادشاہ ہرگا کانٛسہِ سبٹھٕ ہے پارسا شخص یمن نِشہِ سوزِتہٕ یمن تَس منز روٗچ قربت وَنہٕ پیہ تہٕ ممکن چُھ تَس ستۍ گرن یمہٕ گتھ"۔ بادشاہن مون یہ تہٕ تِتھے اکھ پارسا شخص آو سوزنہٕ۔ مگر سُہ تہٕ آو پھیرتھ تہٕ وۄنُن زِ کر تہٕ تِمۍ نہٕ یمن نِشہِ کانٛہہ گتھ کڈِتھ۔ پتہٕ کرنو بادشاہن اعلان زِ تِمِس شخصس پیٚن بڈٕی بارٕ انعام تہٕ تحفہِ دِنہٕ یُس یمن زنانن گتھ کرناوِ۔

شہزادس اوس پتھہٕ پأٹھی میوٚ ندا گادِ گوٚمُت تہٕ أمِس گن وُچھنہٕ تہٕ أس دِنٕ گرٕ ھان أکر تہٕ بوٗ زیہ شأہی اعلان تہٕ أمی پرٕ ژھ أکس نفرس یُس اتفاقن لأرکہِ پکان اوس۔ "یہ چھا پوٗ زٕ؟" تِمۍ وۄن "بہٕ کرناوکھ یمہٕ زنانہٕ پانس ستۍ گتھ" یہ گتھ آیہٕ بادشاہس واتناونہٕ تہٕ سُہ آو پننہٕ نین دربارن تہٕ مُلازمن ہُند بوٚڈ تعداد اوس أمِس نِش تہٕ سپُد أمِس معموٗلی میٚنڈی لد نفرٕ سُند یتھ ہیوٗ دعواوٗ زِتھ حأران۔ وۄن گو تَس ما أس پےٚ زِ خدایہِ سنز مرضی کیاہ أس لہٰذا وۄنُن أمِس شخصس زِ گرٕ ھ تہٕ گریمن زنانن ستۍ

گژھ تہٕ میٚنڈی لدگو وتہٕ بیوٚٹھ گوڈنچہ زنانہٕ بروٗنٹھہ کنہٕ تہٕ وونُن تَس ژ بوزیہ ڈلیل:۔

"وقتہٕ اکہٕ اوس اکھ بوٚڈ بادشاہا تیمس ژور گاٹلہٕ تہٕ چالاک نیٚچوی اُسی۔ اکہٕ دوہہٕ بُلاوی اُمی بادشاہَن یِم نیٚچوی الگ الگ پأٹھی یہِ پرٛژھنہٕ خاطرٕ زِ تُہہِ کہنہِ قسمتہٕ کنۍ اوس بادشاہ تہٕ خوشحال۔ ترٛیِیو نیٚچو دِتُس جواب "یقیناً چھکھ ژ پننہٕ طالع کنۍ تیتس بڈس مُلکس بادشاہ تہٕ پننہِ حُکمرأنیہ منٛز چھکھ خوشحال" مگر ژوٗرِم تہٕ سارِوے کھوتہٕ لوٚکٹ وونُس جواب "بادشاہ صاب۔ یہِ چھ سأرُے میانہِ قسمتہٕ کنۍ نہ زِ یٚیہ کأنسہٕ ہندی کنۍ" امہِ جوابہٕ سٟتۍ کھوٚت بادشاہَس سٟٹھے زیادٕ شرارت تہٕ ژھنُن یہِ لوکُٹ ہیوٚ نیٚچو کڈِتھ۔ سُہ دژ اوپٕنۍ زنانہٕ تہٕ کینٛہہ ضروٗری چیٖز ہیتھ ڈلی ڈلی محل خانہٕ منٛز۔ کینٛژن ہفتن جنگلس منٛز روزنہٕ تہٕ بروٗنٹھہ کُن قدم ماقدم دِوان وأتۍ یِم سمندرس نٛشہٕ تہٕ سخت شوق گوکھ زِ آبس پیٚٹھی پکہٕ ہو۔ یِموِ وٕنۍ یہِ گژھ اُکس باپأرِس تَس آوٕیمن ہیٚتھ عارتہٕ پننہٕ نس جہازس پیٚٹھ کھأژِن یِم مُفتے۔ کینٛژس کالس پوٚک پرٛ ہتھ کانٛہہ چیٖز ٹھیک پأٹھی یوٚت تأنۍ زِ اکہٕ رأژ جہازٕ ے پھوٚٹ تہٕ شہزادس تہٕ شہزادِ ورأے پھٹۍ سأری آبس یِم بچے جہازٕکس ہُمہٕ ٹُلس تہٕ پچہِ تختس تھپھ یِنہٕ کنۍ مگر یِم لگی الگ الگ طرفن شہزادٕ لوٚگ اُکس مُلکس تہٕ شہزأدی دوٗیمس"۔

وار یٚہو وٕ ریو پتہٕ آیہ یہِ زنانہٕ گلہٕ تھوٚد تُلان وُچھنہٕ تہٕ یٚیلہٕ میٚنڈی لدنفرن اُمِس یہِ پرٛژھ زِ ہرگا بہٕ چون خانہٕ دار یعنے شہزادٕ یورانٛن ژ کیاہ انعامہٕ دِکھ مے۔ تمہٕ دِتُس فورن جواب "یہِ ژ منگکھ تہٕ تِیی ژے دِنہٕ"۔

یٚیلہِ بادشاہ تہٕ تمۍ سند بو سأتھیو یہِ زنانہٕ گژھہٕ کران تہٕ خوش وُچھ تمۍ سپدی

حاٗران ۔ خداصابنہٕ مہربانی ۪کنۍ سپد اے وِزِ پتہٕ زِ اَمِس نفرس یُس میٚنڈی چھوکن رَس اوس پڑ یڈان سہٕ سپد بند۔

پتہٕ گوو سہٕ تہٕ بیوٗٹھ بیٚیس زنانہٕ نِش تہٕ وۄننس ژ بوز میاٗنی دلیل:۔

اَکِس مُلکس منٛز اوس اکھ باغوان روزان ۔ یہٕ اوس شاہی باغوان ۔ اَمی سِنٛدی ہِیے گرس منٛز ووت اکہٕ دوہہٕ دوٗر مُلکہٕ پیٚٹھہٕ آمُت اکھ بیٚچھوٗن شہزادٕ ۔ یہٕ شہزادٕ بنیاو اَمِس باغوان سُند نوکر مگر اَمی بنووپنُن پان اَمی سِنٛدِ خاطرٕ سبٕبھیے فائِدمند ۔ نیک تہٕ شریف آسنہٕ ۪کنۍ بنیاو باغوان سُند زامتُر ۔ اکہٕ دوہہٕ وُچھ امہٕ مُلکہٕ ۪کس بادشاہ سنٛزِ کورِ یہٕ شہزادٕ ۔ یوٚ دوے زَن تِمس یہٕ اوسنہٕ پتاہ زِ یہٕ چھُ شہزادٕ تمہٕ وۄن ماجہ زِ ژٕ مٲنی راوُن بادشاہ یتھ مےٚ سہٕ اَمِس سٟتی کھاندر گرِ ۔ پۄرٕ پڑ ژھہٕ گاٗرکرنہٕ پتہٕ ننیاو بادشاہس زِ یہٕ اوس اکھ بوٚڈ تہٕ دانا انسان لہٰذا موٗن کورِ ہُند درخاس تہٕ کھاندرٕ خاطرٕ کرِن سبٕتھا تیاٗریہٕ ۔ کھاندر سپد تہٕ اَتہٕ آے زبردست شاٗدیانہٕ مناونہٕ ۔ نوی شہزادن پڑاَد سبٕبھیے زیادٕ خوشحاٗلی تہٕ لۄکن ۪کھو بادشاہس نِشہٕ بنیاو سبٕتھا پیٚور ۔ اَتہٕ اوس صرف اَمی سِند بن باَین (باقٕے شہزادَن) اَمی سُند ازروٗن ۔ چھیکرس یِہندِ ازروٗنہٕ سٟتی تنگ یِنہٕ تہٕ پنُن گرِ تہٕ مُلک گژھنچہٕ خاہشہٕ ۪کنۍ دژ اوبہٕ پنٕنی آشنی ہتھ اَکِس جہازس پیٹھ یتھ اَتھ مُلکس گژھن اوس ۔ افسوٗس! جہازٕ سپد تباہ تہٕ جہازس منٛز یم تہٕ اَسی تِموٗ منٛزٕ بچیہٕ زٕ نفر اکھ شہزادٕ تہٕ بیٚیہ شہزاَدی یم دوٗن ہچہ تختن پیٹھ کھسِتھ ژٔلی ۔ اکھ لوٚگ اَکِس مُلکس منٛز تہٕ بیٚیا کھ بیٚیس مُلکس منٛز یوٚٹھ"۔

وار یہو وُریو پتہٕ تُل امہٕ دۄیمہٕ زنانہٕ گوڈنکہٕ پھرِ گلہٕ تہٕ ییٚلہٕ اَمی نفرن

پرٕ ژھنس زِ مے کیاہ انعامہٕ میلِہ ہرگا بہٕ ئُہ شہزادٕ ژٕ نے نِش اُنن۔ تمہٕ وۄنُس درجواب "یِہ کینژہ ھاتہٕ ژٕ منگکھ تہٕ دِ مے بہٕ"۔

یَیلِہ بادشاہ تہٕ تٔمی سند بوسأتھیوزنانہٕ ہِندِس بُتھس پیٹھ خۄشی وُچھ تہٕ تمہٕ وُٹھن ٹلہٕ تزٕاو کوٚرِتم سپدی حأران۔ اَمی وقتہٕ ہیٚتِن اُمِس میٚنڈی لدٕسندی زخم ٹُونہٕ تنہٕ تہٕ باسان اوس زِیم گژھن جلدٕ ے ٹھیک۔

پَتہٕ گوو یِہ نفرتہٕ بیوٚٹھ تر یمہٕ زنانہٕ نِشہٕ تہٕ وۄنُن تَس ژٕ بوزتہٕ یہٕ ڈلیل:۔

اکِس دوٗردراز شہرس منٛز اوس اکھ امیر بایأرِ بسان یمِس اکِس غریب دَتہٕ گتس پیٹھ عار آویُس اَمی (بایأرِ) اکہِ دوہہٕ پَتہٕ نِس وانس نِشہٕ اِستاد وُچھ تہٕ پَتہٕ بنووُن پٔنُن ملازم۔ پَتہٕ یَیلِہ یہِ سبٹھا گاٹُل تہٕ رُت باسیوٚس تہٕ اَمی ہِندِ کنٛز کارٕ بارس منٛز تہٕ ترقی سَپزِس تہٕ بنووُن پٔنُن زامتُر۔ کینٛہہ کالہٕ گیِہ اَمی ہِندِس زامتُرس خأہش زِبہٕ گژھہ ہاپٔنُن گرِ تہٕ مُلک لہٰذا درٛاوٕ زنانہٕ ہتھ یہٕ وعدٕ کرِتھ زِبہٕ یمہٕ جلدٕ ے واپس۔ مگر واے افسوٚس۔ یَتھ جہازس یم گھتی سُہ پھوٚٹ سأری ہتھ ماسوایہٕ شہزادس تہٕ تٔمی ہِندِ زنانہٕ یم جہاز کہِ لکِرِ تختہٕ تہٕ گرِ ٹکرٕ کٔنی نیرِتھ ہیٚکی۔ یَیلِہ اَمہٕ زنانہٕ یمہٕ چیز بوٗزی تَمہٕ تُل پٔنُن کلہٕ تھوٚ دتہٕ یَیلِہ تمہٕ بروٚنہہ کُن یِہ بوٗز زِ شہزادٕ چھ زِندٕ تہٕ اُتی نکھے تمہٕ کوٚر اُمِس نفرس زارٕ پارٕ زِ سُہ ہاوتن مے تہٕ بہٕ دِمے ژٕ ے بوٚڈ انعامہٕ۔

یَیلِہ بادشاہ تہٕ تٔمی سند بوسأتھیو تر یمہٕ زنانہٕ بُتھس پیٹھ خۄشی تہٕ تیز گفتار وُچھ تم گیٚے سبٹھے حأران۔ اَمی وِزِ ہیوٚتن میٚنڈی لدٕس زخمن انگ یُن تم سپدی خۄشک تہٕ ہیٚتِن ختمے گژھنہٕ۔

پَتہٕ گوو یہِ نفرتہٕ بیٛوٚٹھ ژٕو رمہِ زنانہِ لَرِ تہٕ وۄنُنس ژٕ بوزمیٲنٛی یہِ دٔلیل :۔

"أکِس جنگلس منٛز اوس اکھ بۆڈ جن روزان تیمی اکھ مأرِ منٛز کوٗر رٔٹِتھ أس أنٛی مِژ ۔ یوسہٕ أکِس بادشاہ سنٛز کوٗر أس تہٕ یہِ أسن پننہِ خدمژ تہٕ تفریح خأطرٕ تھأوِمژ ۔ اتفاقن ووت اکہِ دۄہہٕ اکھ نفر تمہِ گوپھہِ ہندِس گلس پێٹھ یێتہِ یہِ زنانہٕ ہتھ پننہٕ نِس تقدیرس پێٹھ ماتم کران أس ۔ أمی پرٛژھنس ژٕ کیٛاِ زِ چھکھ ودان تہٕ امہِ وۄنُس تہِ سوٗرُے یہِ أمِس ستی سپُد مُت اوس ۔ دۄشوے أسی گاٹلی تہٕ خوٗبصورت تہٕ دٔلی دٔلی گنیٛگھ اکھ أکی سنٛز ماے تہٕ أمِس زنانہِ ییٚلہِ یہِ فِکرِ توٚر زِ یہِ نفر تژ اونہِ مے تہٕ شامس بأگی ییٚلہِ جن عام پأٹھی واپس اوس یوان تہٕ تمہِ کٔنٛز تھوو امہِ یہِ صندوٗقس منٛز کھٹِتھ ۔ تہٕ گرِتھ تہِ کوٚڈُس جنَن اَتہِ مگر کھۄنٛن نہٕ کینٛہہ تِکیٛاِ زِ تمی وُچھ یہِ زأوِیُل تہٕ لیٚدریوٗمُت تہٕ تھوٗون یہِ نوکر ۔ وارٕ وارٕ بٔرِ وشہزادِ جنہٕ سمٛنزِ زندگی ہُند رازتہٕ شہزادن گرأمی سندِ مارنہٕ تیٛج کأم مُکمل ۔ پَتہٕ پێٹھی یِم دۄنوے شہزادِ تہٕ شہزأدی جنہٕ سندِس طِلسمی پێٹھس پێٹھ تہٕ وأتی یِم نکھہِ تلچہِ یَتھ جایہِ ۔ پَتہٕ دژاو شہزادِ شہزادِ نشہِ تہٕ اورٕ پھیوٚ رنہٕ واپس تِکیٛاِ زِ تَس اوس ووکھہِ مینٛدی بمارِ حملہٕ کوٚرمُت یێمہِ کٔنٛز تمس شکلے بدلیہِ یَتھ زِ ییٚلہِ شہزأدی آیہِ تہٕ سُہ کینٛژن گأنٛژن نظرن تل تہِ رۆد تمہِ پرٛزِ نو ونہٕ پێُن خانہٕ دار بلکہِ پھیر پێتھی باغس منٛز تَس أکِتھ گن تہٕ وۄ دُن"۔

یہِ دٔلیل بوٗزِتھ کوٚر امہِ زنانہِ ودنس ٹھہراو تہٕ تُجن ہیوٚرگن نظر ۔ اَتہِ وُچھن پێُن ٹوٹھ خانہٕ داریُس أمِس روومُت اوس ۔ وۄنی اوس أمِس مینٛدی بمارِ ہُند پرٛتھ کانٛہہ نِشانہٕ دوٗرگوٚمُت تہٕ اوس پرٛ ونُے ہیوٚ خوٗبصورت، عقلمند تہٕ نیک شہزادِ ۔

پانہٕ وٲنۍ چیر نالہ موٚت کٔرتھ گٔے یِم دۄنوٕے تہٕ یِمہٕ آشنہٕ کُن یوسہٕ باپٲرۍ
ہِنز کوٗرٲس تہٕ تمہٕ تہٕ پرٕزنوو شہزادٕ تہٕ روٗٹُن نالہ متہٕ۔ برابر کوٗریلی اُمہٕ ہِنزٕ دۄیمہٕ تہٕ
گوڈنچہٕ زنانہٕ تہٕ۔ یہٕ اوس شہزادٕ تہٕ تمہٕ کہٕ ہِنزن سارِنٕے آشنن ہِندِ خاطرٕ سٲبٹھٕے خوشی ہُند
ساعت تہٕ یِمن اوسنہٕ وۄنۍ توقع تہٕ روٗ دمُت زِیِم کیاہ سمکھہٕ ہَن پانہٕ وٲنۍ دُبارٕ زانہہ۔
ییلہٕ بادشاہ تہٕ تمہٕ کہٕ ہِند بوٗ مُلازِموٕیہٕ وُچھ تم گٔے وۄنۍ زیادٕے حٲران تِکیازِ
اَتھ اوسنہٕ وۄنۍ صِرف سُہ شخص تیٚمۍ یِمہٕ کتھہٕ کرناوِ بٔلکہِ یُس تِہُند خانہٕ دار اوس۔ یہٕ تہٕ
نٔنیاوِ زِیہٕ چھُ سٲبٹھٕے عٲلِم تہٕ تہٕ تھدِ خاندانک تہٕ۔
بادشاہ آو وۄنۍ اُمِس نکھہٕ یِہن تہٕ پرٕژھنس "ژٕکُس چھُکھ؟ مےٚ وَن پَنٕنۍ
دٔلیل تہٕ تہٕ سٲلِم یہٕ ژٕے ہٕستی گٔد ریامُت چھُ"۔
پَتہٕ وٲنۍ شہزادن اُمِس پنہٕ زندگیہٕ ہِنز سٲرٕے دٔلیل۔ گرٕ کتھہٕ پٲٹھ
دراو، یِمن ژۄن زنانن ہٕتی کتھہٕ کٔر کوٗرُن کھاندر تہٕ یِم کتھہٕ کٔر سےٚ اَتھ جایہٕ۔
بادشاہَس گیہٕ اَتھ دٔلیلہٕ منٛز سخت دِلچسپی تہٕ تمہٕ کٔر شہزادس تہٕ تسٕنزن ژۄشوٕنۍ
زنانن محل خانس منٛز یِتھ تَس ہٕتی روزنٕچ دعوت۔ یہٕ کینٛہہ ہایمو ژھونڈتہٕ آو یِمن دِنہٕ تہٕ
شہزادٕ گوو بادشاہَس تیوٚت ٹوٹھ زِ تَس آو زور کرنہٕ زِ سُہ روٗزِن وۄنۍ ہمیشہ اُتۍ تہٕ
بادشاہَس پَتہٕ سلطنت دِنک آس وعدٕ کرنہٕ۔ شہزادن ییلہٕ یہٕ مون تہٕ بادشاہ سَپُد
سٲبٹھا خوش تہٕ وۄنۍ اوس سُہ دۄہدِش دربار تہٕ گوھان۔ نۆوۍ منصوٗبہٕ آیہٕ عملہٕ منٛز اَننہٕ، نۆوۍ
قونٛزن آیہٕ مُقرر کرنہٕ تہٕ یِیہٕ تہٕ کینٛہہ بجأیی ہِنز کامہٕ آیہٕ کرنہٕ تہٕ یِتھہٕ کٔر بٔنیاو مُلک
سٲبٹھٕے پاپر جاتہٕ خوشحال۔ یِتھس ہوس رٕتَس تہٕ عٲلی دماغ شہزادس ہٕتی زیادٕ نکھہٕ یِنہٕ

چھِ خاہشہٕ کٔنؠ یوٗژھ بادشاہَن أمؠ سُند کھاندر پننہٕ کورِ سٟتؠ گرُن۔ مٲلکہ، شہزادِ تہٕ تمام دربارِ بوٗرگ بادشاہٕ سٕنز یِہ خاہش قبوٗل تہٕ سٮ۪ٹھاہے شأدیانوسان آو کھاندر کرنہٕ۔ تتھہٕ کٔنؠ رٕوٗدؠ معاملہٕ خوشی تہٕ خوشحٲلی سان بروٗنہہ پکان۔

مگر شہزادِ اوس نہٕ مُطمئن۔ سُہ اوس پننِس مُلکس تہٕ مٲلؠ سٕندِ گرِچ شٮ۪چھ بوزٕنؠ یژھان۔ لہٰذا آے امہِ مقصدٕ اورنفر سوزنہٕ تہٕ یُتھ کٲلؠ آے تِم واپَس تہٕ وٕنُکھ زِ شہزادٕ سٕندِس مٲلؠ سٕندِس مُلکس چھُ وۄپرٕ وقبضہٕ کۄرمُت تہٕ بادشاہٕ تہٕ شأہی خاندانکؠ نفر چھکھ قأدکرؠ مٕتؠ۔ یِیلہِ شہزادن یِہ بوٗزتَس آیہٕ وأنج پھٹنَس تہٕ ندامت سپزِس زِ مے کیازِ کۄرنہٕ یِمن مُتعلق گوڈٕ معلوٗم۔ پَتہٕ کۄر أمؠ اِرادِ زِ بہٕ کرٕ یِمن وۄپرٕ حُکمرانن سٟتؠ جنگ تہٕ اَمہِ مقصدٕ خاطرٕ موٗنگُن پننِس ہیہرٕ بابس مَدد۔ أمِس آو کھلہٕ فوج تہٕ ہارٕ دیار دِنہٕ تہٕ پَتہٕ دژ اوسیہِ اَتہِ۔ ہیہرٕ بابہٕ سٕندِ مُلکٕکؠ سأری لوٗکھ آسؠ أمِس دُعایہِ خأر کران تہٕ أمؠ سُند رُت کانچھان۔ یِہ اوس اکھ زیٛوٗٹھ تہٕ کریوٗٹھ سفر مگر شہزادِ تہٕ أمؠ سُند فوج دوت ٹھیک پأٹھؠ مَنزِلس تہٕ امہِ پَتہٕ لوٗگُکھ قأبِض بادشاہٕ سٕندِس فوجَس سٟتؠ جنگ۔ تِمو کۄر ردہ وادن جنگ تہٕ دۄشوٕے طرفہٕ گیہِ خونریزی مگرأخرس میچ شہزادس فتح۔ أمؠ ترٛأوؠ أمؠ وِزِپنٕنؠ بأے تہٕ بادشاہ یِیلہٕ مگر تِمو پرٕزنو ونہٕ سُہ توٗت تانؠ یوٗت تانؠ نہٕ تِمن أمؠ یِہ وۄن زِ یِہ چھُ (بادشاہ سُند) ژٕوٗرِم نیٛچوٗ تہٕ کٔڈِتھ ژٕھننہٕ آمُت شہزادِ۔ أمؠ وۄن "بادشاہن یعنے میٲنؠ مٲلؠ ژٕھنُس بہٕ یِہ وَننس پیٹھ مُلکہٕ منٛزٕ کٔڈِتھ زِ تَس اوس میٲنہِ قسمتہٕ کٔنؠ مُلک میوٗلمُت۔ اے بادشاہ۔ مگر تی اوسا پوٗز"؟۔ تِمؠ وۄن بروٗنہہ کُن "یُتھے بہٕ مُلکہٕ منٛزٕ دژاس تہٕ مے بوٗز زِ ژٕے نیوٗ ہے یِہ تہٕ ژٕ آکھ پننؠ سأری بأژ ہتھ قأد کرنہٕ۔ تہٕ وۄنؠ

پتھے بۂ توہہ نشہِ واپَس ووٗنُس توہی گو وبنیہِ آزاد تہٕ بنیہِ چھکھ ژٕ ووٗنی اکہِ بڈ طاقتور مُلکُک حکمران"۔

بادشاہن ووٗنُس لوٚت لوٚت "گوبرا۔ پوٚز چھُ۔ اَسہِ کوٚر ژےٚ ستۍ غلط۔ یہِ اوسنہٕ چون گھمنڈ تہٕ چانہِ دِلُک غروٗر بٔلکہِ سانین دِلن ہُند تہٕ خدایَن دیُت اَسہِ امیُک بڈ کرۄٹھ سزا"۔ تہٕ پتہٕ کوٚر یمو اکھ اَکس چیر نالہِ موٚت تہٕ وُنی کمن چَن خوشین منٛز گاَکھ پتِم سأری امتحان تہٕ اَزمائش مُشتھ۔

بادشاہ اوس ووٗنی سبٹھا بُڈ تہٕ کمزور لہٰذا آو فأصلہٕ کرنہٕ یِمہِ پیور بنہِ ووٗنی یہوے شہزادِ تختس بیٖلہِ زَن باقے شہزادن لوٚکٕٹ لوٚکٕٹ جاگیر تہٕ عہد دِنہٕ یِن۔ سأری اُسی خوش تہٕ یہِ کینژھا شہزادن یمن خاطرٕ کوٚر رُمت اوس تمہِ کِنۍ اُسی اُکی ہندی شکر گُذار۔ یِمہِ کِنۍ یمو یہِ خوشی سان موٚن۔ لہٰذا اسۄز ووٗنی شہزادن مختلف بادشاہن تہٕ پننہِ نٔبن ہیٚہرِ بابن شیٚچھ زِتم مہ پزٕ اَرِن ووٗنی اُکی ہندِس پٔنس بٔلکہِ سوٗزِن اُکی ہنزن آشنین تِکیا زِبۂ چھس ووٗنی پننہِ نس مأکی ہندِ مُلکُک حکمران۔ پزٕ بتھ طرفہٕ اُسی اُمس مُبارک واتان۔ آشنہِ تہٕ واژس وارٕ کارٕ تہٕ شہزادن یُس ووٗنی اکھ طاقتور بادشاہ اوس تہٕ یُس ووٗنی عقلہِ، طاقتہٕ تہٕ دلنأیی کِنۍ تہِ زیادَے تھوٚد اوس گُذأرِکی زندگیہِ ہندی باقے ڈٔری سبٹھا سکوٗنہٕ سان۔

(راوی۔ پنڈت شوبا یو۔ رٕنی وور سرینگر)

☆☆

گگرووٕل تہٕ تَسُند موٗہنیوٗ رَتُن

I

گگرووٕل اوس اکھ دوہ پٔتُن موٗہنیوٗ رَتُن ہیتھ أکِس گامس گرٛھان۔ یَتھ سُہ کاردار اوس۔ پکان پکان پیو اچانک أمِس (رَتنس) بیقلس یاد زِ أز أس سانکراتھ تہٕ تُجن کاغذ تہٕ قلمدان اَننہٕ خأطرٕ دوتہٕ وۄنُن أمِس (کاردارس) زِ مے دِ تنخواہ چہ ادایگی ہُند حُکم لیکھتھ۔ ظأہر چھ زِ أمِس آو وننہٕ زِ ژٕ پیارر ژھ کھنڈ یوتانی أسی مٔنزلس واتو تہٕ تہٕ رَژھا دَم ہیوٗ دِمو۔ یم وأتی اَتھ گامس منٛز ژیری پٔہن تہٕ ژیر آسنہٕ باوجوٗد سوٗزُ گگروألی موقدَمَس، پٹھوأرِس تہٕ دۄیمِن سرکأری کارندن نادتہٕ لوکنک حساب ہیوٚن۔ أتھ منٛز گھرٕ رَتنس نیندرِ تہٕ مُشکل نِے اوس سُہ پننہٕ أچھ مۄژ رِتھ ہبکان تھأوِتھ مگر تِمس اوس پَننہٕ نِس مألکس پرٕ ہتھ رأژ شوٗ نکنہٕ بروٗنہہ دستار آسان گلہٕ پیٹھہٕ والُن لہذا ابہریا ونہٕ سُہ شوٗنکنس۔ أخرتہٕ روٗ دنہٕ أمِس برداشت تہٕ لہذا اوٗ تھ تہٕ گووسیوٗ دُے گگروألِس نِش یُس امہِ وِزِ گامہٕ کین سرکأری کارندن منٛز باگ بہتھ اوس تہٕ أمِس دستار گلہٕ پیٹھہٕ وألتھ تھوٗوُن کیچہٕ پیٹھ الوند۔ أمی سُند شرارت کھسنہٕ بدلہٕ تہٕ ووگگروألی اَسُن تہٕ تی کوٗر اَتہٕ سارِوے۔ تِتھس أکِس بٔڈس موٗہنِوس یَس أندی پکی لوٗکھ بہتھ آسَن دستار تِلتھ بِتھ ووٕڑ نوٚنے روزُن اوس تَس ستی یہے مسخری ہِش باسان۔ یِیلہِ رَتنن مألِک پٔتُن

اَسان وُچھ تِمَو سۆچ پانسے ءستر زِ'' آ-یہِ چھ وۆنی آرامہٕ ہے-بہٕ گژھہٕ تہٕ رٹہٕ تنخواہ-''
لہٰذا آوسہٕ کاغذ ابتھ تہٕ چھس دیان دِتیلہِ مے تنخواہ چہ ادایگی ہُند حُکم-

(راوی-پنڈت آنند کول-سرینگر)

☆☆

II

اکہِ دوہہٕ تڑ ووگگرو اُلی ٹھاہ ٹھاہ کران اُسن باسان اوس سہٕ چھ کتھ تانی پیٹھ سبٹھے خوش-

رتنن پرٛژُھس ''ژٕ کیاز اَسان''

''تِکیا زِ مے کیاہ سازینہِ اَز یمن گامہٕ کمن حسابَن پرٛچہٕ ژُتھ ہتھ روپیہٕ اُمی دِتُس جواب-

اُمی سُند مطلب اوس زِ اُمی اُس یہِندِس حسابس فرق کڈ مژٕ-

''او-ہو'' رتنن سۆچ ''وُچھ کۆت سہل پاٹھی زیوٗن اُمی !بہٕ تہٕ گرٕ لی گوڈنچہِ فرصژ مژٕ''-

اَمہِ کنٕ تِتھے گگرو ول پنہٕ نِس علاقس کُن دڑاو رتنن تجُ دُکانٕ کہ تہٕ گرٕن مالکہٕ ہندِس بہی کھاتس پیٹھ -تِمس کیاہ میلہِ ہے اَتھ-اُمس کھوٚت سخت شرارت تہٕ تِتھے

أمی سُند مألِک واپس ووت۔ سُہ گوو تِمس نِش تہٕ وۄنُنس "ژٕ چھکھ اپزیۄر۔ ژٕ ے وۄنُتھ زِ ژٕ ے میج حسابہٕ پرچہٕ ژٕ تھ ہَتھ روپیہِ۔ یہِ وُچھ مےٚ تہٕ کریٖا ویٖ مگرا کھ پۄنسہٕ تہٕ میوٚلُم نہٕ"۔ یہِ وۄنُتھ دِژ أمی تَم کاغذ تِلمہٕ پتھر دأرِتھ یمہٕ کِ ژچہٕ مُژ آسہٕ تہٕ دژاوکم منزٕ۔ یِیلہِ گگروأکی یہِ وُچھ زِ أمی فأطرن کیاہ اوس کوٚرمُت سُہ ہیوٚتُن پاگل گوٚھن تِکیازِ تِمی سُند سورُے حساب، رسید، ادایگی سأرُم اوس أتھی منزٕ درج۔

(راوی۔ پنڈت لال چند۔ کھنموہ)

اکہِ دوہہٕ گوو گگروول سالَس تہٕ رَتُن اوُسس ستی۔ کھنبس دوران وۄن أکِس پرٕ ھی ہِندِس موٚہنِوی پَنہٕ نِس مألکس پرٕ بتھ کأنسہِ بوزوٚن "بُلبُل حٔض چھُ سُنبلس پپٹھ بِہتھ" مطلب اوُسس یہِ وَنُن زِ بَتہٕ پھوٚل اوس مألِکس ریٖشس پپٹھ۔ أمی ہِندی مألکن سمُجھ تہٕ وولُن یہِ پتھر۔ سارِوے پرٕ ھوکری أمِس نوکرِ ہِندِ کلاہکی تعریف تہٕ دیان أسی تِتھے نوکرا گوٚژھ آسِہ تہِ۔ سالہٕ پَتہٕ دژاو گگروول نمبر تہٕ رَتُن گوس پتے۔

"رتنا۔ بوزیوٚکُن" أمی وۄنُس "یاد تھأوِ زِ یہِ أمی موٚہنِوی پَنہٕ نِس مألِکس وۄنان تہٕ ہرگامےٚ زانہہ ریٖشس پپٹھ بَتہٕ پھوٚل روزِ ژٕ أسی زِتی ونان"

"ٹھیک حٔض چھُ" رَتنن وۄنُس۔

اَمہِ پَتہٕ کہٕ کاٗلی پُژ ژُھکھ گگروٲلِس بێیِس جایہِ سالَس تہٕ تٔمۍ ژُل پُتن یہِ پَتہٕ پیٹھک وفادار رَتُن ؑ تِکر۔ کھوٗ ان کھوٗان تھووٲمۍ زاٗنتھ ماٗنتھ ریشِس پیٹھ بَتہٕ پھول۔

رَتنن وۄنُس ''ہے جناب۔ یہِ توٚہہ مے تمہِ دوہہٕ فلاٗنی جایہِ نبرٕ کنہِ وشیو وتی ھِن چھی ریشِس پیٹھ'' اَتھ پیٹھ ژۄل سارِنٕے پژھین ٹھاہ ٹھاہ کرِتھ اُسن نیرتھ۔

(راوی۔ پنڈت لال چند۔ کھنموہ)

IV

اکہِ دوہ کھوٚت گگروٲلِس موٚہنِوی سُند سخت شرارت تِکیاز تٔمۍ اوس بَتہٕ خراب کوٚرمُت تہٕ وۄننس زِ بێیہِ ساعتہٕ یێلہِ بَتہٕ پھیارُن آسی مے وٗنی زِ تہٕ بہٕ ہاوے کیاہ چھُ آسان کرُن۔ دۄیمہِ دوہہٕ لوگ رَتنن دوہد شکی پاٗٹھی دانِس ہیوٗن تہٕ لوگن بَتہٕ تہٕ بێیہِ باقٕے چیز رَنٛنۍ یێلہِ زَن گگرووَل پانہٕ گامہٕ کِس خرمَنس نظر دِنہِ گوو۔ یێلہِ بَتہٕ پھیارنس ووت سُہ وۄتھ تہٕ گوو ماٗلکس آلو کرنہِ۔ مگر سُہ ہیوٚک نہٕ تمِس نِش برابر واٗتتھ تِتھہٕ پاٗٹھی زَن کانہہ معموٗلی نوکر کرِتھ ہیکہِ ہے۔ بَلکہِ روٗد سُہ دوٗرٕ ے پھن أکِس کُلِس ژھایہِ تہٕ کُلہِ نبر کُن کڈِتھ اوس ماٗلکس اِشارٕ ہاوان زِ وولہِ وۄنی۔ مگر گگروٲلی وۄچھی نہٕ سُہ ییتہِ دوٗرِ پیٹھہِ۔ لہٰذا روٗد یہِ بیقل تٔتی ترٕ ے گاٗنٹہٕ کھوتہٕ زیادٕ ے وقتس پژاران۔ أخرس یێلہِ گگروٲلی کاٗم موکلاوتہٕ دژاوڈیرس کُن تہٕ اَتہِ وۄچھن پُتن موٚہنِوۍ کُلِس ژھایہِ

سمبٹھا مایوٗس پأٹھی ۔ ''ژٕ کیاہ اَتہٕ کران ۔ ژٕ ے روٗ نتھا مےٚ خأطرٕ بتہٕ'' اُمی پرٕ ژھنس ۔ رَتنن ووٗنُس جناب ۔ ژٕ ے ونیا تھ مےٚ زِییِلہٕ بتہٕ پھئیارنس واتی تہٕ مےٚ ؤنی زِ ۔ توٗ ے آیاس بۂ یورتہٕ تنہٕ پتھٕ ووتُے مےٚ ژٕ ے گلہٕ ستی ہاوان ز ، وولہٕ یوٚت تأنی یہ وقت ووت ۔ افسوٗس ۔ افسوٗس ، وُنیس تأنی آسہٕ بتس ؤ زِتھ ژٕنی گُمرٕ ۔ تہٕ تہٕ اوس یقینن گرٕ ھنے ۔

(راوی ۔ پنڈت لال چند ۔ کھنموہ)

V

اکہٕ دوہہٕ گووگرو ول رَتنس ستی ہتھ أ رِکس گامس ۔ اوٗ ت وأ تتھ بلو اُمی اَتیک زِ ینٹھ تہٕ ووٗننس زِگرِ سوزٕ شامس رننہٕ خأطرٕ دالہِ سِتیٔا ۔ باقے لوٗکن ہندی پأٹھی اوس یہ کاشت کارتہٕ سوچان زِ تتہٕ چھا مےٚ ووٗن کاردارن دال سوزٕنی تہٕ سوٗزٕن موٚہنوِس اَتھہِ اکھ کھار دال ۔ توہہٕ کیاہ باسان رَتنن کیاہ کوٚر اَتھ؟ سُہ گو وتہٕ زٔنن یہ پَھلہٕ پَھلہِ سأرٕ ے ۔ یہ أس بڑٕس سالس سُمب ۔ ترٕ ہ پیٹھی دالہِ دبگل اُسی گربکہٕ گربکھ کران ۔

(راوی ۔ پرکاش رام ، سوٚتھ سرینگر)

بدفطرت مٲلکانہٕ

یہِ اوس اکھ بادشاہ یٚمِس ترٛے زنانہٕ آسہٕ یمو منٛز ژٕ تِمِس بیٚیِس أکی ہِندِ کھوتہٕ زیادٕ ٹاچھہِ آسہٕ تِکیاز تِمن اَتھِ آسہٕ أمِس ژٕ کورِ زامژٕ یِیلہِ زَن ترٛیٚیمہِ زنانہٕ کینٛہہ اوس نہٕ زامُت۔ چھیکرس تہٕ أس ترٛیٚیمہِ زنانہِ وومیدوأری تہٕ ہُمن دوٚن گوو سخت خوف پأدٕ زِ أمِس گوٚژھہ نہٕ نیٚچُو زیٚون لہٰذا اگر یمو وارنہٕ کتی رٕلِتھ یہِ ژوے زِ ہرگا أمِس نیٚچُو زاوسہٕ چُھ گنہِ وُنہٕ پأٹھی دوٚ براوُن۔ وارنہٕ اوس ژٕ شُرژ ہِندِ بدلہٕ کانٛہہ جاناوار یا کُنہٕ نتہٕ بدل کانٛہہ بچہٕ تھاوُن۔

خَلاصہٕ گرٛھہنہٕ برونٛہہ سوٗ زِ مٲلکانہِ وارنہٕ نادتہٕ ووٗنس مےٚ وَنتہٕ زِ یہِ آسیا لڑکہ کٔنہ کوٗر۔ وارنہِ ووٗنُس زِ نہ زیٚوِ نیٚچُو تہٕ نہ زیٚوِ کوٗر بٔلکہِ کانٛہہ جاناوار۔ تمہِ ووٗنُس پتہٕ زِ مےٚ چُھنہٕ پتاہ زِ کتھہٕ کٔنی مگر یپیرٕ ہن چُھم یقین زِ لی آسہ۔ یہِ بوٗزِتھ سپٕز ملکہ سخت غمگین تہٕ وارنہٕ ووٗنُن زِ یہِ گتھ تھأوی زِ ہرتہٕ یہِ گرٛھہنہٕ بادشاہس بن کُنہ گرٛھنی۔ اَمہِ کوٗرنس وعدٕ تہٕ پتہٕ تھوونس وٕنتھ زِ ہرگا کانٛہہ پرٛژھِی تَس وٕنی زِ بچہ اوس زینہٕ برونٛٹھے مۄدمُت۔ لہٰذا ییٚلہِ ووٗنی أمِس وقت ووت تہٕ مٲلکانہٕ دیُت حُکم زِ اَتہِ گرٛھہِ صِرف وارنِ روزِنی۔ یہِ زَن توقع اوس أمِس زاو نیٚچُو مگر وارنہٕ تھوو یہِ شُر ژوٗرِ تہٕ اَتھ بدلہٕ

ہٕوٗن مٲلکانہِ اکھ کاو تہٕ وۄنُس دُوٚچھتھا۔ دژاو نامیٚون وُنن پوٚز۔ وۄنی مےٚ ہے ژٕ اَتھ پریشانی بٔہ گژھہٕ تہٕ وُنی تھاوَن بٔہ یہِ ژۄرِ۔ امیٚک لگہِ نہٕ کانسی پَے۔ یِ ونان ٹٕل اَمہِ بدخصلت زنانہِ اَکی سُند بچہِ تہٕ بیٚیہِ کاوٕ بچہِ تہٕ اَتہِ نیٚر تھاوِن یمہٕ ہُمن دۄن مٲلکانٕن یمہٕ سبٕٹھا خوش گیہِ تہٕ اَمِس بوٚڈ انعامہٕ دِنُک وعدٕ کوٚرُکھ۔

یِمو دوٚیو زنانو بوٚرۄلی ۄلی یہِ بچہِ اَکِس صندوٗقس تہٕ ترٛووُکھ دٔریاوس تہٕ راے اَسکھ زِ صندوٗق پھٔٹہِ آبس تہٕ اَتھی سٟتۍ موکلہِ یہِ معاملہٕ۔ پرمیشور سٕنزِ مہربٲنیہ رۄدِ یہِ آبس پیٹھے پران تہٕ یہِ روٗٹ اَکی بُڈ باغوانن تیٚمی یہِ مُژرتہٕ امہِ منٛزٕ کوٚڈُن یہِ بچہِ۔ اَمِس اوس نہٕ پانَس کانٛہہ شُر تہٕ یُتھ ہیوٚ مارٕک موٚند لڑکہِ لٔبتھ گوو سبٕٹھا خوش۔ خوشی سان اَنن اکھ زٕنی اَمِس دوٚد دِنہٕ تہٕ وُچھنہٕ واٹنہٕ خاطرٕ۔

بیٚیا کھۄرٕ یاتہِ دژاو تہٕ ترٛیمہِ زنانہِ اَس بیٚیہِ جلدٕ ےوومید۔ ہُمن دۄن مٲلکانٕن گوو خوف تہٕ یمہِ اَزرۄنہِ کٔنٛز زِیہِ گوٚ ژھنہٕ لڑکہِ آسُن گرٕ یِمو وارنہٕ سٟتۍ بیٚیہِ ژوے یُتھ زِ سو بچس ژۄرِ نتھ ماجہِ دھوکہٕ دِیہ ہے۔ بیٚیہِ سپُد تی زِ لڑکہِ زاو مگر وارنہٕ وۄن زِ کاوٕ بچہِ زاو تہٕ یہِ ژھیٚپر اونہٕ خاطرٕ دژایہِ جلدٕ ےکمرٕ منٛزٕ یُتھنہٕ زن بادشاہس تہٕ شاہی خاندانہٕ منٛزٕ کانٛسہِ پتاہ لگہِ ہے۔ بچہِ نیوٚ تمہِ ہُمن دۄن بدخصلت مٲلکانٕن نشہٕ تہٕ تِموٕ کوٚر تَس تہِ تی یہِ گوڈنکس بچس کوٚر مُت اوسکھ۔ مگر پرمیشور سٕنزِ مہربٲنیہ سٟتۍ رۄد صندوٗق آبہٕ پیٹھی پرٕ وسان تہٕ ووت توٗتے یوٚت گوڈنیُک واژاو تہٕ اَتہِ ٹٕل یہِ تمی باغوانن تہٕ خوٚشی سان روٗٹُن یہِ شُر تہِ مونکتہٕ۔

وُنہِ اوس نہٕ ترٛیم وٕری دژ امُت زِ مٲلکہ اَس گوبہِ کھوٚرٕ مگر افسوس تِمہٕ سٕنز

ووُمید آسہٕ پھُٹنہٕ خاطرے بنیمژ۔ گوڈنچو کامیأبیو پیٹھہٕ اوس وۄنۍ ہُمن دۄن مُلکائنن دِل درۍُو مُت تہٕ بچہ بدلاونہٕ خاطرٕ دِژیمو وارنہِ چَھ۔ تہٕ امہِ پھِرِ یِیلہِ تژیمہِ زنانہٕ ژُرۍ دُچہِ زاے یِمو منزٕ اکھ لڑکہٕ تہٕ اکھ کوٗرأس تہٕ اَمہِ بدخصلت زنانہِ (وارنہِ) وۄن زِمُلکہِ زاے زٕ ہونہِ بچہِ۔ لہٰذا ادژ ایہِ فورن لوسہٕ گُٹھہِ منزٕ یُتھ زِیمن گُنہِ جایہِ میژِتل ژھیپر اوِ ہے۔ ہُمن دۄن بچن ہتۍ تہِ آوتی کرنہٕ یہِ زَن یِمن بروٗنہہ زامتِن ژُربن ہتۍ کرنہٕ اوس آمُت۔ مگر پرمیشور سنزِ مرضیہ کنۍ وأتی یم زٕ تہِ تُتھۍ چھپن جایہِ یتہٕ ہُم گوڈنکۍ أسۍ۔ سوکوسہٕ زیو آسہِ یوسہٕ مُلکہِ ہُندسہٕ دوکھ بیان ہیکہِ کرِتھ یُس تَس تژیہِ پھِرِ ناووُمیدی حاصِل سپدنہٕ کنۍ سپُد۔ امہِ پتہٕ أسنہٕ سو کانٛہہ بُتھ یژھان دِیُن تہٕ نہٕ کینژٕ ھا کھوٗن بَلکہِ أس صِرف پٔژن مَرُن کانچھان۔

اَمہِ پتہٕ کینٛہہ شب گذرِتھ آسہٕ ہُم مُلکانہِ بادشاہس ہتۍ کتھا باتھا کران تہٕ تمو وۄن أمِس تِمن عجائِب زُوذأژن مُتعلق یِم أمِس بیٚیس زنانہِ اتھہِ زاءتۍ أسۍ۔ بادشاہ سپُد یِہنزِ کتھہِ بوٗزِتھ سخت حأران تہٕ پریشان تہٕ فورن سوٗزُن وارنہِ نادیُتھ زِ تِمس یہِ پرٛژِھہ ہے زِ آیایہِ اوسا پوٚز ے۔ وارنہِ وۄنُس آیمہٕ چھے ژٕنے پوٚز ونان یَتھ پیٹھ بادشاہَن امی ساعتہٕ حُکم دِیُت زِیہِ بچأر مُلکہ گژھہِ فِل فور مُلک بدر ہتۍ کرنہٕ۔ مگر تہِ کرِتھ سپزِ نہٕ سو مُلک بدر۔ محل خانہٕ کین شأہی نوکرن گوو یہِ شک زِیہِ اوس سأرُلم ہُمن دۄن مُلکائنن ہنز چال یِمن مُتعلق یِمن پتاہ اوس زِ تِمن اوس یِہنزٕ ٹاچھ ملکہ ہُند اَزرُون تہٕ توَ ے تہِ روٗدی یِم بادشاہَس ونان زِ تِہنزِ پننہِ ناماوأری کنۍ گژھہِ یہِ جان زِیہِ خاتوٗن یِیہِ نہٕ مُلک بدر کرنہٕ بَلکہِ گژھہِ أمِس خاطرٕ دوٗر کُنہِ باغس منزٕ مکانا

یُن بناونہٕ تہٕ یُوٗ تاأمِس ضرورت آسہِ تیُوٗت وفوٗرگرٛھبس پوٗنسہٕ ٹوٗنک دِنہٕ یُن۔

ہُپأرۍ اوس بُڈ باغوان شُربن رِتی پأٹھۍ وُچھان واشان۔ تِم گےٗ ڈلۍ ڈلۍ بُڈۍ تہٕ آے سکوٗل سوزنہٕ۔ یِمن لڑکن آیہِ باغوأنی ہِندِ کارِ چ تہِ تربیت دِنہٕ۔

اکہِ دوہہٕ آیہِ اکھ چالاک بُڈا ہمن دوٗن مُلکانٕن نِشہٕ۔ سو أس پٔژن کار تہٕ تھہٕ پأٹھۍ چلاوان زِ مختلف جاین ہنزِ ڈلیلہٕ سوٗمبرِتھ أس کأنسہِ تہٕ شخص بوزناوان یُس تَس بوزِ ہے تہٕ پوٗنسہٕ دِیہ ہے۔ یہِ زأنِتھ زِ یہٕ أس اکھ چالاکھ بُڈ تہٕ توے پرٛژھ ہس زِ اَسہِ وَنتہٕ اَسہِ کیا زِ زاونہٕ نیٚچوٗ تہٕ وۄنہس ژٕ اَنتن کاٗنہہ مردِ خدایا یُس یِمن ہنز خأہش پوٗرٕ سپدنس منز اتھہٕ روٗٹ کرِتھ ہیکِہ ہے۔ زنانہِ وۄنُکھ زِ یہٕ گوڈنکۍ تھند سوچُن تہٕ کوٗشش کرٕنی زِ توٗہی کیاہ ہیکوٗ خدایہٕ سنزِ مرضیہِ نِشہِ ڈٕلتھ۔ یہِ چھےٚ تِمی سنز مرضی زِ کُس دِیہِ تہٕ کُس دِیہِ نہٕ۔ تہٕ اَمہِ پَتہٕ وُنی تِمہٕ یِمن باغوانہٕ سنز ڈلیل یُس ترٛے نیٚچوٗ ر تہٕ اکھ کوٗر رٔچھے تہٕ یِم تَس نِش صندوٗقس منز دریاوس پیٹھ یِران یِران وأتی۔ یِیلہٕ یِمو دو یو مُلکانو یِمہٕ لفظ بوزی تِمہٕ سپزٕ سخت حأران۔ تِمو پرٛژھس باغوانن کیاہ کوٗر تِمن۔ تِمی پَرنأویا تِم، تِم چھا تَیندے گرِ روزان۔ بجہٕ وۄن یِمن سأرِنم کینہہ زِ تِم کِتیاہ مأرک مُندی چھِ، چالاک کِتھی چھِ تہٕ یِم لڑکہٕ کِتھہٕ کنی چھِ بُڈ سندِس باغس منز کأم کران تہٕ تِمہٕ کوتاہ چھ بیٚنہٕ ہُند خیال تھاوان۔ یِمو دو یو مُلکانو دِیُت أمِس باس زِ نتہٕ یِمن لڑکن ہندِس بیٚنہِ نِسبت اخلاص مند آسُن بیوٗٹھ نہٕ لہٰذا وۄنُکھ أمِس دانا بجہٕ زِ ژٕ کرِتھندِس بیٚنہِ ٹأٹھ آسنس امتحان۔ ژٕ کرُن کوٗریَتھ پیٹھ تیار زِ سو وَنہٕ تِمن مےٚ گرٛھہِ فلأنۍ خوٗبصورت جاناوار یُس تِم أمِس أنِتھ دِنی گرٛھن۔ تِمو وۄنُس یہٕ چھُ اکھ عجیب

جاناوارہ تہٕ کۄرِژ ھانڈِ یہِ ضرور تِکیازِ یہِ چھُ اِنسانن ہندی پاٹھی گتھ کران تہٕ تیٚتھ چھُ
گوان زِ دُنیاہَس منٛز ہیکہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تیٚتھ گیوٚتھ"۔

تمو کوٚر اُمِس زنانہِ وعدٕ زِ ہرگاہ سو یہِ گرِتھ نیٚیہ تیٚلہِ دِن یم اُمِس بوٚڈ بارٕ
انعام۔ بچہِ وۄنُکھ بہٕ کرٕ تہٕ دژ اسیہِ۔

تمہِ اٲنۍ ژٲلی یہِ کۄرِ پننہِ لیہِ تہٕ وۄنُس اُمِس عجیب جاناوارس مُتعلق تہٕ تَس
گوو اُمِس مُتعلق یمہِ کتھہِ بوٗزِتھ تیُتھ شوق زِ دوہس راتس اوس نہٕ تَس وۄنۍ قرارٕ ے
زِ کرنہٕ کانٛہہ میلہِ مےٚ یہِ جاناوار۔ اُمی سند بوٗتُریو بایوٗ زون زِ سو چھنہٕ خوش تہٕ پرٛژھہس
امیُک وجہ۔ تمو کوٚر اِرادٕ زِ اَسہِ منٛز گژھہِ اکھا ہیوٚ تہٕ انہِ اُمِس جاناوارس۔ گوڈٕ ژھتھ دژاو
زِیٹھ ہیوٚ تِکیازِ باغچہِ کامہِ کنہٕ ہکہِ ہَن نہٕ تم ساری اکے ساعتہٕ نیرِتھ۔ تَس اُس اکہِ
جنگلہٕ کنہٕ وَتھ تہٕ اَتہِ سمکھیاس اکھ شِکاری تہٕ پرٛژھن اُمی ہے زِ ژےٚ ماچھی اُمِس
جاناوارس مُتعلق کینٛہہ پتاہ۔ اُمی وۄنُس اوس زِمےٚ چھُنہٕ کینٛہہ پتاہ مگر وۄنُس زِ اور
گژھنس چھُ سیٹھا خطرٕ۔ تمی وۄنُس "وارٕ یہولوٗ کواُس اور گژھنچ کوٚشِش کرِہٕ مگر وَتی
اُسی موٚدی تی" مگر لڑکن ہارِ نہٕ ہمت۔ اُمی اوس جاناوار انُنک شقہٕ اِرادٕ کوٚرمُت لہذا
پرٛژھنس توتہٕ وَتھ۔ شِکاری ہاوُنس وَتھ تہٕ دژاوس یہِ بروٗنہہ گُن۔ اَمہِ پتہٕ ووت یہِ اَکِس
بڈِس ماداِنس منٛز اَتہِ سمکھ نہٕ اُمِس کانٛہہ اکھا ماسو لیہِ اکھ جوٗگی یس اُمی ہِنٛزِ یہِ منٛج گتھ
ژٲنۍ۔ جوٗگی وۄن اُمِس زِمہٕ کرِ پرژھ کوٚشِش مگر سُہ ہیوٚ کنہٕ اُمِس پتھ رٹِتھ لہذا
وۄنُن اُمِس جوٗگِس زِژ ہاوِ مےٚ صِرف وَتھ تہٕ دِم اور گُن نیرنہٕ۔ اَمہِ پتہٕ دِیُت جوٗگی
اُمِس اکھ کنہِ پھوٚل تہٕ بیٚیہِ اکھ لوٗکٹ کترِ کھوس تہٕ وۄنُس زِ ژٕ تراوِ زیہِ کنہِ پھوٚل

پانس بروٚنہہ کُن تہٕ یکی زِ اٲتھی پَتہٕ پتہٕ۔ دۄ پنس زِ اَتھ کنہِ پھٕلس پَتہٕ پتہٕ واتکھ ژٕ تھدِ بالہٕ کس دامنس تَل تہٕ اَتہِ بوزکھ ژٕ سخت شور یہو ے مانتہٕ سخت گگراین تہٕ واوِ طوٗفانک ہیوٗ۔ اتہِ ما گرٕ ھی ژٕ ے ناوہتھ تہٕ آلو مگر کھوٗ ژٕ ی زہنہٕ تہٕ نَہ دی زِ امہِ خاطرِ پَتھ کُن نظر۔ ہرگاتہِ کوٚ رُتھ تیلہِ گرٕ ھکھ اٲتی وٕٹسی۔ ژٕ ییلہِ بالہٕ تیٚتھ اَلس پیٚٹھ واتکھ اتہِ وُچھکھ ژٕ سوٗنہٲری آبُک اکھ ناگ تہٕ اَتھ ناگہٕ بٕٹھِس وُچھکھ اکھ گُل۔ امہِ گُلچہٕ اٲکس لنجہِ وُچھکھ اکھ پنجرِ الوند۔ اٲتھی پنجرس منٛز چھ یہِ جاناوار۔ گُلس نِشہِ واٲتتھ گٲری زِ گوڈٕ اٲتھی لنجہِ تھپھ تہٕ اِدِ دی زِ اوٗ ندپوٚک کُن نظر تہٕ وُچھ زِ بہٕ کیاہ آس۔ یہِ گٲری زِ ضروری نتہٕ راوی واپس وَتھ۔ جاناوار پرٕ ژٕ ھی زِ ژٕ کیاہ زِ آکھ یور تہٕ ژٕ دی زبس جواب زِ بہٕ آسے ژٕ ے ہِنہِ۔ امہِ پَتہٕ چھی نہٕ ژٕ ے کانٛہہ پرواے تہٕ ہرگا ژٕ یم ساٲری چیز کرَکھ تیلہِ تیٚی نہٕ کانٛہہ زیادٕ سختی تہٕ جلدٕ ے ہیککھ جاناوار ہیتھ واپس یتھ۔ لڑکہٕ دِژ اوتہٕ کینژھا دوٗرتانٛ پٕکتھ سَپُد سالِم رِتی پاٹھی مگر ییلہِ سُہ بالس نِشہِ ووت تہٕ اَتہِ اٲی زبردست کربکہٕ ناد ،گگراین تہٕ واوُک زبردست شور بوٗزُن پھیوٗر پتھ کُن تہٕ امی وِزِ بنیاس گنہٕ پَل۔

امہِ پَتہٕ کینٛہہ دۄہ سوٗنچ دۄیم ہوی بٲے زِ بہٕ گرٕ ھہٕ تہٕ وُچھہٕ زِ تَس ستی کیاہ سَپُد۔ سُہ ووت تتھی جنگلس منٛز یپارٕ تَسُند بوے اوس دِژ امُت تہٕ اَتہِ وُچھن شکارٕ کتہٕ تِتھے کنٛز ووت بڈِ مٲدانہٕ کنٛز تہٕ اَتہِ نیرِ تھ سمکھیاس جوٗگ۔ یمو دوشوٕ ے کرِیا وٲمس سخت زِ ژٕ متہٕ گرٕ ھ تہٕ۔ اکھُے ووٗنہس بٲے ہندِ مرٕنک تہٕ یمیُک ثبوٗت یہِ اوس زِ کترِ کھوس تہٕ گنہِ پھوٚل اوس واپس جوٗگس نِش ووتمُت۔ ییلہِ اٲمی یہِ بوٗزِ اٲمی پرٕ ژھ جوٗگس زِ اٲمی ہندِس بٲے ہندِس (واپس زندٕ گرٕ ھنس) چھُنا کانٛہہ چارا تہٕ اٲمی ووٗنس

اوِر۔ آچھس مگر صِرف تسندی ؤسریُس اُمس جاناوارس اُنتھ ہیکہٕ تیلہٕ دِمےٚ یہِ کھوس تہٕ گنہٕ پھوٚل تہٕ دِم روخصت'' لڑکن ووٚنُس۔ جوٚگی دِتُس تہٕ دزاو یہِ لڑکہٕ۔ کینژوس کالس روٗ دسہٕ بأے ہٕسندی پأٹھی ٹھیک پأٹھی بروٗنہہ کُن پکان مگر یِیلہٕ بالس نِشہٕ ووت تہٕ اَتہِ خوفناک شور بوٗزن سُتہٕ پھیوٚر یوٚت تہٕ گووٹس۔

اَمہِ پتہٕ کینژہہ کالی کوٚر کأنسہٕ گٔژ ہوی یمن ژھانڈنہٕ نیرنُک اِرادٕ۔ دوکھہٕ ہتہٕ مگر بہودُر پأٹھی ہیوٚت اُکی بینہِ تہٕ مونگتہٕ مأجِس روخصت تہٕ دزاو۔ سُہ ووت جنگل تہٕ وُچھن اَتہِ شِکأری تہٕ پتہٕ ووت بروٗنہہ کُن بڈس مأدانس منز تہٕ وُچھن جوٚگی۔ تمن نِشہٕ بوٗزأی پننہٕ ثھن دوٚن باین ہٕندِ مرنُک تہٕ وَننہٕ آس زِ ژٕ تہٕ مہٕ کریژھ کوٗشش مگر یہِ پھیوٚرنہٕ باز۔ ''میانہٕ زندگیہ کیاہ مزٕ تہٕ کیاہ حسرژھ میانو بایو وراُے؟'' تمی ووٚن جوٚگی ہٕندِس واپس پھیرنہٕ باپتھ جِدوجہدس منز۔ تمس درجواب ''ژٕ دِتہٕ مےٚ کھوس تہٕ گنہٕ پھوٚل تہٕ بہٕ گژھہٕ تہٕ کرٕ جاناوار حأصل کرنٕچ کوٗشش یِیمہٕ کِنی میأنی بأے دُبارٕ زِندٕ سپدن تہٕ میانہٕ بینہِ ہنز خأہش تہٕ پوٗرٕ سپد''۔

لہذا دِتی جوٚگی اُمس یِم چیز تہٕ دِتُنس نیرنُک اجازت۔ اَمہِ وِزِ ووت نہٕ کھوس تہٕ گنہٕ پھوٚل جوٚگس واپس تِکیازِ لڑکن گرٕ ڈاوٗ تہٕ سُہ کھوٚژنہٕ تہٕ ووت تأنی دِژن نہٕ پوٚت نظر یوٚت تأنی نہٕ بالہٕ تیتھألس پیٹھ ووت۔ اَتہٕ وُچھا اُکی سونہأری آبک ناگ تہٕ اَمہِ کِس بٹھس پیٹھ اکھ کُل تہٕ اَمہِ کُلچہٕ اُکس لنجہِ پیٹھ وُچھا اُمی پنجرس منز جاناوار یِیمہٕ ہٕندی میٹھی بأتھ فِضاہس منز وَزان اُسی۔ یتھے اُمی اَتھ کُلی لنجہِ تھپھ کرٕ سوٗرے شور تہٕ گگرایہٕ گیہ بند۔ اَتہٕ اُس نہٕ ووٚنی کانہہ آواز ماسولیہٕ اُمس جاناوار

ہنز یہِ آواز زِ ژ کیٚا زِ چھکھ یور آمُت تہٕ ژٕ ےٚ کیٚاہ گوٚھی۔ لڑکن وۄنُس مےٚ گژھہِ نہٕ رِکھنہٕ صرف ژٕ تہٕ کینٛہہ سونہٲری آب تہٕ بیٚیہِ یہِ گُلی لَنٛڈ۔ یتھ پیٹھ یہِ پنجرٕ الوند چھُ تہٕ بیٚیہِ گژھن میٲنۍ دونوے بٲے واپَس زِندٕ سپدنۍ۔ جاناوارن وۄن أمِس زِ ژٕ تھ یہِ لَنٛڈٕ تہٕ بَرٕ پنِس کھٲسِس سونہری آب۔ جاناوارن وۄن أمِس زِ ژٕ بَر بیٚا کھآبہٕ بانہٕ تہٕ۔ یہِ بانہٕ آسی أتی کُنہِ أندی پِکی۔ لڑکن کوٚرِ لی تہٕ پَتہٕ تُلن یہِ پنجرٕ تہٕ باقٕے چیزٕ تہٕ لوٚگن (بالہٕ پیٹھہٕ) واپَس وَسُن۔ بوٚن وَسان وَسان وۄن جاناوارن أمِس زِ ژٕ چھکھ اکھ آبہٕ بانہٕ تِمن بجن کنِٛن یِمہٕ أتہِ أندی پِکی چھکرِتھ آسہٕ۔ لڑکن کوٚرِ لی تہٕ یِمہٕ سارے گنہِ بنٕیہِ سیٚوٗ دٕ ے اِنسان۔ بادشاہ، شہزادٕ تہٕ وارِیہہ بُڈی، بہادُر تہٕ پاکباز گےٚ واپَس زِندٕ۔ تِم آے تہٕ کوٚرُکھ أمِس لڑٕکس شُکریہ تہٕ اکھُتٕے وۄنہس زِ أسی کروے ژٕ ےٚ نوکرٲزی۔ أمی ہندی زبٲے تہٕ سپدی زِندٕ تہٕ بروٚنٛہہ کُن یتھ پرٕ ژھُھس خٲر پاٹھ۔

أ رِکس دۄن دوہن اندر اندر واتی یِم سٲری جوٗگِس نِش۔ یِم ترٕ ے بارٕ نۍ أسی سارِنٕے بروٚنٛہہ بروٚنٛہہ۔ییٚلہِ أمی یہِ لڑکہٕ وُچھ تہٕ جوٗگی زون زِ لوکٕٹ ہیوٗ لڑکہٕ چھُ کامیاب سَپُدمُت تہٕ کوٚرنس دُعایہِ خٲر۔ بروٚنٛھ کُن پہَن پکِتھ آو شِکٲری تہٕ یِمن سمکھنہِ۔ یِم واتی باغوان سُندِ گرٕ خٲرسان تہٕ أتہِ کوٚر أمی بُڈ موٚہنوی تہٕ تٕہنزِ بینہِ یِمن تہٕ بیٚیہِ یِمن ہتی آمتین دُبارٕ زِندٕ گمتین نفرن استقبال۔ یِم بُڈی لُوکھ أمِس لوکٕٹِس لڑکہٕ ہندٕ دٕ سی دُبارٕ زِندٕ أسی سپدی متی تِم تہٕ ژاے یِمن پَتہٕ تٕہندِس گرس مژٕ تہٕ أسی نہٕ أمِس نِشہِ نیرانٕے۔

بُڈ باغوانن وۄن زِ ’’أسی رِکتھہٕ کنٛہ ہکو پیٚتِمن نفرن وٲتِتھ‘‘

جاناوارن وۄنُس "مہ ہے غم۔ پژ بتھ کانٛہہ چیز واتہٕ"

جاناوار سُند وَنُن دژاو پۆز۔ پژ بتھ دوہہٕ اوس کھمن چن برابر واتان۔ پژ بتھ کانٛہہ مختلف چیز اوس سپٹھا مقدارس منٛز تہٕ سولبہٕ سولبہٕ تہٕ سأری پۆژ ھی أسی مُطمٔن۔ یؤت جلد ممکن سَپُد تہٕ تیٔوت بنوأی باغوانن تہٕ تمی ہندبو مونگتہٕ نچوبو پنہٕ نِنن یمن لأ زِم دار پرٛ ھمن ہندِ خاطرٕ اکھ شاندار مکانہٕ۔ تمو کھنو واتہٕ اکھ بۆ ڈ تلاو۔ یتھ منٛز یمو سونٛہری آبہٕ بانہٕ پھۄیر تہٕ یمو لأج سوگٕلی لٔنڈ اے تالاب کس ماولس پٹھ یوسہٕ أمی لوٕکٹ ہوی بأے أنی ہرشٕ أس۔ اَمہِ کس دوہس تژ وۄکھ سونٛہری آب تہٕ یہِ لٔنڈ بنیہٕ اکھ سپٹھے خۄبصورت گُل۔ وۄنی أس أمس بُڈ باغوان تہٕ أمی ہندِس عیالس خوشحأ لی بَرس پیٹھ پژاران۔ تمن میج سپٹھا دولت تہٕ عزت۔ تمن أس تمہِ نِشہِ سپٹھا زیادٕ دولت زِ یَتھ تم حساب ہیکہٕ ہَن تھأوِتھ لہٰذا گۓ تم پۆرٕ دُنیاہَس منٛز مشہوٗر۔ پانہٕ بادشاہ آو یمن سمکھنہِ تہٕ یمن ستی کۆرُن ہر رنگہٕ برابری ہُند وبو ہار۔

اکہِ دوہہٕ پرٛ ژھ یمن بادشاہَن زِ مے وۄنی تۆزِتوہہِ کتھہٕ پأٹھی چھون یتھ خۄبصورت تہٕ گاٹُل جاناوار اۄ نمت تہٕ لوٕکٹ ہوی لڑکن وۄنُس سأ لم کینٛہہ۔ بادشاہَن پرٛ ژھکھ پتہِ زِ تمو کتھہٕ کنٛی أسی تتھی تھدِ پایکی مُلازم تہٕ یژ دولت حاصل کرٕ ہرٕ۔

اَمہِ پَتہِ لوگ جاناوارن کلامہٕ کرُن تہٕ وۄنُس "بوز۔ اے بادشاہ۔ بہٕ ونے۔ یم تژ ے نوجوان تہٕ یہِ خۄبصورت کۆریوسہٕ ژے بروٗنٛہہ کنہِ چھے یم چھنہٕ باغوان ہندی شُری یہِ زَن سارِنے باسان چھ بلکہٕ چھ یم چأنی شُری"۔

بادشاہَن وۄنُس "تہٕ کتھہٕ کنٛی" سہٕ اوس بڈ حأران "کیاہ گتھہٕ کتول جاناوارا

چھُ یہِ "

جاناوارن ووٗنُس " ہے بادشاہ۔ اگر نہٕ ژٕ نے شرارت کھسی تہٕ بہٕ وَنےٚ۔ بہٕ چھُس نہٕ بیقل پأٹھی گَتھ کران۔ یِم ژٕ وشوے شُری چھ تِمے یِمہِ چانہٕ لوکچہ ہشہٕ آشنہٕ ہندی چھ یوسہٕ ژٕ نے محل خانہٕ منزٕ کَڈِتھ ژٕھنِتھن۔ تَس زاے نہٕ کاوٕ بچہ تہٕ ہونہٕ بچہ یہ زَن چانوٕ ہُمو بد خصلت زنانو ووٗنُے۔ تِمو ووٗنُے ژٕ نے اَپُز۔ یُتھ زِ ژٕ اُمی ہے زیادٕ قدرتہٕ یِمہٕ لڑھہِ گَر بکھ نہٕ۔ تِمو بُری پننوٕ اَتھو یِم شُری صندوٗقس تہٕ ژٕھنِکھ دٔریاوس۔ یتھ زِ یِم آبس پھٹہٕ ہَن مگر پرمیشورس اُسی یِم باغوانہٕ سند بو اَتھو بچاوٕنی۔ اَمہِ پتہٕ کینژٕ دٔہری بوٗز ہُمو بدخصلت مُلکانوٕ زِ یِم شُری چھ زِندٕ تہٕ اُکس گاٹجہِ بُجہِ ہندِ ذٔری یہ گُرِ کھ چأنی کوٗر یوسہٕ زن یہ شہزأدی چھےٚ۔ یِمہِ گَتھہِ خأطرٕ تیار زِ یہ منگہِ مےٚ تِکیأ زِ بہٕ حأصل کرُن اوسُس سخت مُشکل تہٕ ہَتہٕ بدبولٔکو اُس مےٚ حأصل کرنچہِ کوٗششہِ منزٕ پننہٕ زندگی راہِ رہرٕ۔ تِمن اُس پتاہ زِ شہزادٕ گرَن پننہِ پِننہِ ہنز خأہش پوٗرٕ کرنہٕ خأطرٕ کوٗشش تہٕ یتھہٕ کنی اُس تِمن وومید زِ باقین ہندی پأٹھی گژھن یِم تہِ مارٕ۔ زٕ زِ ٹھی ہوی شہزادٕ گے وٕٹسی تہٕ شاید ماروٗزٕ ہَن یتھے کنی ہمیشہ گنہِ پَل بُتھ ہرگانہٕ یہ کأنسہٕ کوٗٹ شہزادٕ مےٚ تأنی واتہِ ہے۔ بادشاہ صأب۔ توہہِ بوٗزو مِیون کلامہٕ"

اَمہِ پتہٕ گُر جاناوارن گَتھ بند تہٕ اَتہِ گٔیہِ کینژٕن منٹن موتُک ہش ژھوپہٕ۔ اُخرس تہٕ گُر بادشاہَن گَتھ:۔

تُمی دِژ کرٕ بکھ " مےٚ کیأہ کوٗر یہِ؟ ہاے میأنی ٹأٹھ معصوٗم آشنی! مےٚ کیأ زِ بوٗزٕ پننہٕ نَبن ہُمن زنانن ہنز اَپُز گَتھہٕ تہٕ ژٕ ژٕھنِ مکھ کَڈِتھ؟ " ۔

پَتہٕ ژھچِہ بادشاہَن وَدَن باکہٕ تہٕ اَتہٕ یم تہٕ اُسی تموتہٕ وۆد۔ تِتھے بادشاہ واپَس محل خانہٕ ووت تٕمی ژٕھنہٕ ہُم بدخصلت رانہٕ کڈِتھ تہٕ یوسہٕ کڈِتھ ژٕھنٕی ہۆوٲسن سو اننأوِن واپَس۔ بادشاہ تہٕ اُمی سنزِ ٹاچھ مُلکانہٕ ہنز خوشی ہیکہٕ نہٕ لفظن منز بیانٕے سپدِتھ ییلہٕ تِم پانہٕ وأنی سمکھی تہٕ یہٕ ننیا کھ زِ یم اُسی تِتھین ترٕ بن لڑکن تہٕ پۆشہِ مأرِ منزٕ شہزادٕ ہندی مول موج۔ اَمہٕ پَتہٕ چھُ وَنُن زِ تِم رُؤدی واریٛہس کالس زِندٕ تہٕ سبٹھا وأنس کۆڈکھ۔ پڑ بتھ کانٛہہ اوسکھ احترام کران تہٕ ٹاٹھی وہندان تہٕ یموٕ پَتہٕ کٕر یہندیو ترٛ ینٛو شہزادو مُلکس پیٹھ حکوٗمت۔

(راوی ۔مکند بایو۔سوٚتھ سرینگر۔ تِمی یہٕ کرٛنڈی وینٛجہٕ بٛیارِکس اَکِس بڈٕ مُسلمان پٕہلِس نِش بوٗزمٕژ چھےٚ)

بیٚا کھ متن

ئہ وَنوتوہہِ دۄن شاہزادَن ہٕنٛز دٔلیل۔ یہِ اوس اَکھ بادشاہ اُمِس آسہٕ ژٕے
زنانہٕ مگر پیٚٹھ زنانہٕ اَسِتھ تہِ اوسنہٕ تٔمِس کانٛہہ نیٚچو۔ اَمہِ کِنہٕ اَس اُمِس سخت پریشانی
تِکیٛا زِ سُہ اوس قدرتی طورِ سوچان زِ تٔمی سٕنٛدِ ےخوٗنک کانٛہہ شخصا گوٚژھ تَس پتہٕ مُلکَس
حکوٗمت کرُن۔ اَمہِ ہُر یمانہٕ اوسنہٕ تٔمِس تیٚتھ تہِ کانٛہہ نظرِ تل یُس اَمہِ اہم منصب
خاطرٕ مُناسِب بأسِتھ سُہ تٔمِس مقرر کَرِ ہے۔ آخرس ہیوٚتُن باسُن زِیہِ مُشکل تہٕ پریشانی
ہیٚژن ختم گژھنہٕ تہٕ تٔمی سٕنٛز ترٛیم زنانہٕ اَس گوبہِ کھورٕ۔ بادشاہَن ییٚلہِ یہِ بوٗزُ سُہ سَپُد
سیٚٹھا خوش۔ سُہ اوس پزٕ بتھ دوہہٕ مُلکہ ہٕنٛز خبر اَتر پرٛژھان تہٕ پھِرِی پھِرِی اوس حُکم
دِوان زِ اُمِس گژھِ زبرپأٹھی وُچھنہٕ داشُن۔ یہِ چھُ پتھے زِ بادشاہ سٕنٛدِ طرفہٕ اُمِس
متعلق پیٚٹھ فِکر ہینہٕ کِنہٕ آو باقیٖن رانین اَزروٗن۔ تمہٕ آسہٕ یژھان زِ بادشاہ گوٚژھنہٕ ہر
ساعتہٕ اُمی ہے یوت متعلق سوچُن تہٕ تَمَن نِش نہٕ زنہِے تہِ یُن۔ تَمَن اوس خوف زِیہِ
روز تہِھے کِنہٕ چلوٗن تہٕ خاص کُرِتھ اگر اُمِس نیٚچوٗ زاو۔ لہٰذا اگر تَمَو ژوٗے یتھ نہٕ یہِ سَپد
ہے۔

تہٕ تھُے یَمَن موقعہٕ آو تہٕ یمَو بلأ وشأہی وارِنی تہٕ تٔمِس دِتھ یٖمہٕ خأطرٕ رشوت

یام اُمس بچہ زیٚوِیہِ تھاوِ تٕمس بدلہٕ لتہِ ہونہٕ بچہ۔ تمہِ کوٚریہِ وعدٕ پوٚرٕ تہٕ یُس ماٗرکی موٚنڈ لوکٕٹ بچہ زاوسہ نیٚون تہٕ تژ وٗن اُکس چھانہٕ ہٕنٛدِس وانس منٛز۔ بادشاہَن ییلہِ شُری ہٕنٛدِس زنبس متعلق عجیبے کتھاہ ژتس سپُد سبٹھا دوکھ تہٕ سمجھی اوسُس نہٕ ہوٚان زِ مے کیاہ پزِ کرُن۔

اَمہِ پتہٕ کیٚنژ کاٚلی اَس تژ یٚیم مٕلکاٗنی بیٚیہِ گوبہِ کھوٚرٕ "وٗنی کیاہ ییرِ ضروٗرمے دِلک شَر" بادشاہَن سوچ تہٕ دِتُن بژ وٕنٛژھی می پاٗٹھی حُکم زِ ملکہ ہُنٛد گرٕ ھِ پوٚرٕ پوٚرٕ تہٕ سبٹھاہ خیال یُن تھاونہٕ مگر باقین زنانَن آو بیٚیہِ اَزرُون وِ وتلتھ لہذا کوٚر تِموٚ بیٚیہِ وارنہٕ تٕتی سٕتہٕ زِ سو بدلاوِ شُرس تہٕ لِی کوٚر تہِ تمہِ۔ تہٕ یُس وٗنی بچہ اوس۔ اَکھا اصل لڑکہ پیٚونتا۔ سہ نیٚون تہٕ تژ وٗن تتھے پاٗٹھی چھانہٕ وانس منٛز تتھہٕ کنٛز اُکی سُنٛد بوے اوسُس تژ وومُت۔ بادشاہَن ییلہِ دوٚیمہِ پھِریہِ کوشِچھ ہوٚ ژتس رٛوٗدنہٕ صبر تہٕ حُکم دِتُن زِ ملکہ گرٕ ھِ محل خانہٕ منٛز کٕڈِتھ تٕنی ژھنہٕ۔ یہِ بچاٗرٕ ژھنِکھ کٕڈِتھ۔ کانٛہہ پٕنساتہِ اوسُس نہٕ تہٕ لٕج زِنٛدٕ روزنہٕ خاطرٕ گرٕ پتہٕ گرٕ ہیچھنہٕ۔

ہُپاٗری اوس چھان تِمَن دٗن شُر بن بڈ لولہٕ سان رَچھان۔ سہ اوس ہرساعتہٕ خدایس کُن شکرکران زِ تِمہِ چھاڑے سوٚ زِتھ مے تتھی ہوی خزانہٕ (شُری)۔

کیٚنہہ وٗری گُزرے زِ شُری اَسی محل خانس نکھہٕ سڑکہِ پٹھ تتھ کاٹھہٕ گُرس گنٛدان یُس یہنٛدی مونگتہٕ ماٗلی یِمَن خاطرٕ گوٚرمُت اوس تہٕ بادشاہ اوس یِمَن وُچھان۔

"کاش مے تہِ آسہ ہَن تتھی نیچوی جوراہ!" تِمی وٗن جذباتی پاٗٹھی" ہے

گوٚبریوٚ۔ وٚلی وٚویٚوٚری" تِمَن آلوکران ووٚن تُٔمی۔ "توٚہی یِیٚرٕ ھ وامحل خانس منٛز روزُن تہٕ میٲنۍ مُلازِم بَنٕنۍ؟"

"نہ" تِمَو دوٚشوٕے دِتٕہَس اَتھس پیٚٹھ جواب "اَسی چھِ اَکِس غریب چھانہٕ سٕندی شُری تہٕ اَسی چھِنہٕ یَتھ لایق زِ یِیٚرٕ تھٲوٚز تہٕ بٔڑ ذمہٕ داری ہیکو نکھہٕ وٲلِتھ" یہٕ وَنان پھیٚری تِم پَتھ تہٕ دوٚر پیٚہن ژٲلِتھ لوگُکھ نوٕسَرٕ گنٛڈُن۔ بادشاہ اوس توتہٕ یِمَن کُن تعجب سان وُچھان۔ اَتھی منٛز وُچھ اُمی یِمَو منٛز اَکھ لڑکہٕ اَکھ بَتہٕ چمچا کڈان تہٕ گُری سٕندی چانٛٹس نِشہٕ نِتھ وَنان "کھےٚ یہٕ۔ ہے کاٹھہٕ گُریا۔ ژٕ کھٮ۪کھایہٕ نہٕ کِنہٕ" اَمہٕ پَتہٕ وُچھ اُمی دوٚیِم لڑکہٕ اَکھ ترٛیشہٕ پیالا اَنان تہٕ اُمِس جانورس لُٔٹس کُن نِتھ وَنان "چےٚ۔ ہے کاٹھہٕ گُریا۔ چےٚ۔ ژٕ ے چھیا چوٚن کِنہٕ نہٕ۔" بادشاہ رٕوٚد یہٕ سٲرُے وُچھان تہٕ بوزان تہٕ ییٚہنٛزِ اَتھ بیقلاٗ زی پیٹھ اوس حٲران گژھان۔

"ہے شُریوٚ۔ وٚلی وویٚوٚرکی۔ یِی وُوتہٕ مےٚ وٕنِو توٚہی کیاہ چھو کران" تُٔمی وٚونُکھ "کاٹھ گُر۔ کتھہٕ کٔنۍ ہیکہِ کیٚنٛہہ کھیتھ یا چیٚتھ؟ توٚہہِ چھُوٕنہٕ وُنہٕ تہٕ یہٕ پتاہ؟"

"آ" لڑکو ووٚنہَس تہٕ پَتہٕ تہٕ ژٕتبس پاوان یہٕ یِمَو اَتہِ کڈِتھ ژھنہٕ آمٕژ ملکہ ہٕنٛد بن زامتِس شُر بن متعلق بوٗزمُت اوس تہٕ ووٚنہس "زنانہِ ہیکہٕ نا ہونہٕ بچہٕ زٕنتھ"

اچانک گوو بادشاہَس تہٕ اَتھ کُن ظون زِ یہٕ، کتھہٕ چھُ ممکن تہٕ گوس احساس زِ اُمی کتھہٕ کٔنۍ کٔر یِژٕ ھ بیقل گَتھہٕ پَژٕ ھ۔

تُٔمی ووٚن لڑکن کُن "نیٚرِ وگژھِوا اَتھ" تہٕ پانہٕ ژاو محل خانس منٛز۔

بیٚیہٕ دوہہٕ صُبحٲے کٔر اُمی اَتھ پیٹھ پنہٕ نٮ۪ن وزیرن ستۍ گَتھ تہٕ پرٕ ژھنگھ اَتھ

متعلق صحیح رائے۔ تِمو سارِوے دِتہس جواب زِ تِمن اُس نہٕ زنہے یہ گتھ پٹھہٕ مگر تِم اُسی اَتھ متعلق بادشاہس کینٛہہ وَننس کھوٗژی ہتی۔ بادشاہن وونُکھ زِ تیلہِ کیاہ اوس تہنٛدی کنہِ اَتھ متعلق پزر۔ تِمو ییلہِ ووٗنہس زِ یتھ گتھہِ چھنہٕ کانٛہہ شکے زِ باقی رانین آسہِ ہے بادشاہ سٕندِس ترٛییمہِ آشنہِ کُن ژوٗر توجہ دِنٛس پتھ تٔسنٛد ضد گوٗمُت تہٕ توے آسکھ تس خلاف ژوے گر ہژ تہٕ توے ووٗنہس زِ ژ اناوُن سو وارِنی تہٕ تِمس وَن زِ ژ وَن پوٗز پوٗز زِ تِمن شُر بن کیاہ کوٗرُتھ ژے نتہٕ ژ ھنتھ بہٕ مأرِتھ۔ یِی آو کرنہٕ تہٕ چھانہٕ سٕندی ییم نادار گٔڈ زِ آے اُمس بزٕ وٗنہہ کُن واتناونہٕ ییم اُمی سٕندی پنٛژ شُری آسٕنی ثابت سپدی اَتھ پتھ آیہِ ترٛییم مٔلکأنی فل فوربکا ونہٕ تہٕ ہُم زِ بدخصلت رانہِ آیہِ کٔڈتھ ژھننہٕ۔

اَمہِ پتہٕ گُزریا وپرژ بتھ کینٛہہ خوش تہٕ خوشحال پأٹھی۔ بادشاہ تہٕ تسنٛز آسنٛز روٗز وارِہن وٕ رِیَن زِنٛدٕ تہٕ شہزادِ تہِ گے بالغ۔ تِم اُسی گاٹلی، رِتی تہٕ مأرٕ مُنٛدی۔ پنٛنہٕ نس بٔبس مألی سٕنز خوٗشی، پنٛنہٕ نس مُلکس خاطرٕ شوٗب تہٕ سارنے خاطرٕ تعریفن لایق۔

(راوی: پنڈت آنند رام۔ رِنی وور سرینگر)

بٔبِہ تہٕ بٲا کھ متن

یِہ اوس اَکھ ناماوار بادشاہ یَس ژور ہَتھ زنانہٕ آسہٕ مگر شُراہ اوسُس نہٕ کانٛہہ۔ بادشاہَس اوس اَکھ خاص طوطہٕ یُس أمِس سٮ۪ٹھا زیادٕ ٹوٹھ اوس۔ دربارٕ پٮ۪ٹھہٕ واپس یِتھ اوس سُہ أمِس ہمیشہِ اناوان تہٕ یٮ۪مہِ وِزِنہٕ گُنہِ وجہ کِنۍ یِہ طوطہٕ أمِس نِش آسان اوس یِہ اوسنہٕ خوش باسان۔

اکِہ دوہہٕ اوس اَکھ وزیر پنجرس لَرِ استادٕ ژِٕ تُمۍ وُچھ یِہ گنڈٕ ہیوٚ اَمہِ کِنۍ بلوو أمۍ اَکھ نوکر تہٕ جاناوار اَمہِ منٛزٕ نبر کڈِتھ دِتُن أمِس یِہ پنجرٕ صاف کرنہٕ خاطرٕ۔ أتھۍ منٛز سوٚنچ أمۍ زِئہ وُچھہا أمِس طوطس کوتاہ چھُ وُڈنٕک طاقت۔ لہٰذا اگوٚنڈٕنس زنگہِ اَکھ زیوٗٹھ پَن تہٕ ترٛوٗن یَلہٕ۔ جاناوار ڈٕرِ اوتیوٗت ییٚتِس یِہ پَن پوٗش تہٕ پَتہٕ یِیلہِ اَمہِ پَنہٕ ستۍ ڈنٛگ ہیوٗ لگان باسیوس تہٕ أمۍ ژوٚٹ یِہ توٗنتہِ ستۍ تہٕ گوو یَلہٕ۔ یِہ چھُ ووٗنۍ وُڈان تہٕ وزیر چھُس پتے۔

أمۍ بچاری کوٚر اِرادٕ زِئہ روزٕ أمِس پتے تہٕ ہرگاہ ژٕتھ ہیوٚکُم تہٕ اَنن واپس نے تہٕ تیٚلہِ گژھہٕ بٔنِس مُلکس تہِ کیٛا زِ سُہ ہیٚکہِ ہے نہٕ أمِس ورأے بادشاہَس نِش یِنَس بٔہرِتھ۔ طوطہٕ وُڈیاو سٮ۪ٹھہو کھہَو تہٕ بٔنِہ اکِہ بَڈٕ ڈٕری یاوٕ پٮ۪ٹھۍ تہٕ پَتہٕ بیوٗٹھ أکِس

بڈس زنڈس پیٹھ یُس دٔریاوَس نکھے اوس اَتہٕ روٗٹ اکھ زنانہٕ یِمہٕ سُہ گرٕ نیوٗ۔ خوش قسمتی کِنہِ وُچھ یہِ وزیرن تہٕ تَس پَتہٕ گٔژھتھ اوٗنن یہِ جانور واپس۔ سُہ اوس وۄنی سیٹھاہ خوش۔ شُکر گزٲری کِنہِ وۄن اُمس زنانہٕ زِ اگر مانگھ تہٕ ییٚہ کرے ژےٚ بادشاہَس ہٕنٛدی کھاندرتہٕ یتہٕ کوٚرنس وعدٕ زِ کھاندرُک سٲلُم خرچہ دِمہٕ بہٕ۔

زنانہٕ موٗنس۔ اَمہٕ کِنہِ دِتی وزیرن اُمس زنانہٕ ترٛہ ساس روپیہ یتھ زِ سو پکو دَلو، مکانہٕ تہٕ اَمہِ موقعہِ خاطرٕ باقٕے سٲری چیز تیار کرِتہٕ وۄننس زِ کینژن رتن اندر اندر کری زِ سٲرے تیاری تہٕ مےٚ کری زِ شیچھ۔ محل خانہٕ واپس وٲتتھ دۄنی وزیرن یہِ سٲلُم دٔلیل بادشاہَس تہٕ بڈٕ جوشہِ سان وۄننس اُمس زنانہٕ ہٕنٛدِ گاٹہٕ جارتہٕ خوٗبصورتی ہُنٛد یتھ زِ بادشاہَن اُمس ہٕنٛدی کھاندر کرنٕچ یژھ باوٕ۔ جلدٕے سپُد کھاندرُک انتظام۔

بادشاہَس گیہِ نوٗ زنانہٕ بڈٕ ٹاٹھ تہٕ ییلہِ تَس یہِ ننیاو زِ یہِ چھےٚ بیٚیہِ پاٚٹھی سو گیہِ تَس وارے ٹاٹھ۔ تمی سوٗچ زِ ''پھیکرس تہٕ گژھہِ مےٚ وۄنی اولاد آسنک ارمان پوٗرٕ۔ ٹلی کمین تہٕ یہِ نچوٗ آسہِ!'' تمی دِتی خاص ہدایت زِ اُمی سُنٛد گژھہِ خاص خیال یُن تھاونہٕ تہٕ رٕتی پاٚٹھی گژھس واتنہٕ یُن تہٕ باقٕے طریقو تہٕ ہوٗن اُمس نسبت پٔتن احترام۔ یہِ ہیکہِ پانے انداز کرنہٕ یتھ زِ اُمی سٔترٕ اَمہِ فِکرمندی کِنہِ وۄتھ اُمی سٔترن باقٕے زنانَن حسد تہٕ تِمو کوٚر صحیح زہر گاپلیاو تہٕ اُمس کروٗ گرٕ منی۔ بچہ زہنہٕ برٛ وٗنہہ پٔہن اناٚوتِمو وارٕنی ناد دِتھ تہٕ دِتی ہَس رشوت کِنہِ لال جوہر تہٕ روپیہ یتھ زَن سو بچہ زیٚتھےٚ تَس بدل اَتہٕ کُنہِ تھاوِ۔ یی آو کرنہٕ تہٕ بچہ یُس اَکھ اصل لڑکہٕ اوس سُہ آو صندوقس برٕتھ دٔریاوس پیٹھ ترٛاونہٕ۔ بادشاہَن ییلہِ بوٗز زِ اُمس اوس یہِ کیاہتانی عجیب چیز زامُت تمی سُنٛد لول بدلیاو

زبردست نفرت تہٕ ناراضگی منز۔ حُکم دِتُن زِ زنانہٕ کڈیٚوٗن تہٕ بُریوٗن گرٕ گانس تہٕ تِمنٕے پأٹھۍ گرٕ ھبس کھنبس وُشکہٕ دِنۍ۔

پگہہ صُبحس اوس اَکھ خدادوست دریاو بُٹھس پیٹھ یادِ خدا کران تہٕ تٕمۍ وُچھ اَکھ لوکٹ صندوق دریاوس پیٹھ وَسان۔ سُہ چھُ سونچان زِ اَتھ منز کیاہ ہیٚکہِ آستھ تہٕ تٕمۍ کٔڈ کرٕ بکھ "ہے صندوقہٕ، ہرگاہ ژٕ کُنہٕ رنگہٕ مےٚ لگکھ تیٚلہٕ یہِ یورکُن۔ ہرگاہ نہٕ لگکھ تیٚلہِ گوھ پنُنہٕ وَتہٕ" اَتھ پیٹھ آو یہِ صندوق اَمِس کُن۔ تٕمۍ تُل یہِ تہٕ واتنووُن پنُن گرٕ۔ یہِ مُژرأوِتھ وُچھن اَتہٕ اَکھ مأرک مۆنٛد بچہِ یُس کالہٕ زامُت اوس تہٕ سیٚد بڈٕ خوش۔ تٕمۍ دِیُت یہِ شُر پنُنہِ زنانہِ رَچھنہٕ خأطرٕ تہٕ اَمۍ سٕنٛدِ تھدِ بڈٕنہٕ تہٕ زیادٕ زیادٕ مأرک مۆنٛد بنٕنس پیٹھ اوس شُکرانہٕ کران۔

یہِ لڑکہٕ بیٚیلہِ نۆو وُہر وۄت تہٕ یہِ گوو اَکہِ دۄہہٕ باتہٕ شُر بنٕستی محل خانہٕ کس صحنس منز گِنٛدنہِ یِیتہٕ سُہ بادشاہٕ سٕنز وزنانوُ چھ۔ تِمن باسیاو یہِ "ع" تہٕ "غ" بادشاہ سے ہیوٗ تہٕ زونکھ یہِ ماچھ اَمۍ سُنٛد سے سُہ نیچو یُس دریاوس تر اونہٕ آیاو۔ تِموأنۍ وارِژ تہٕ تس اَمِس کُن اشارٕ ہاوِتھ پرٕژھس یہِ۔ وارنہِ وُچھ وارِ اَمِس لڑکہِ سُنٛد گلہ تہٕ پتہٕ دۄٚ پنٛگھ آ۔ تَمہِ پرٕژنو یہِ کَلُک سُہ دوب ہیوٗ وُچھتھ یُس تَمہِ اَمِس زبنہٕ دِژ تہٕ وُچھمُت اوس۔ تیٚلہِ یِمو یہِ بۆزتہٕ یِمن گے واہوٗستھ۔ یِمن سیٚد وہمہٕ زِ ہرگاہ بادشاہَن یہِ کُنہِ پأٹھۍ بۆز زِ یہِ چھُ تَسُنٛد نیچو تہٕ سُہ دِیہ یِمن اَمہِ کمینہٕ گی خأطرٕ سزا۔ لہذا اکوٗ ریمو وارنہِ سخت زارٕ پارٕ۔ یُتھ زِ سو کوٗشش کرِ تہٕ پہنٛدِ خأطرٕ یُتھ کانٛہہ مصیبت پیہِ نہٕ تہٕ اَمہِ خأطرٕ کوٗرہَس پرٕ بتھ قسمچہٕ ڈالہِ دِنگ وعدٕ۔

اَمہِ زنانہِ کوٚرگوڈٕ یہِ سَرٕ زِیہِ لڑکہٕ گتہِ چھُ روزان تہٕ پَتہٕ گیہِ اورتہٕ پتہٕ وۄنُن

اُمی ہٕنٛدِس مونگتہٕ مائلی ہٕنٛزِ زنانہِ زِئبہ چھسے ژٕ ے زام۔ اَمہِ طریقہٕ اُمِس ساوٕ زنانہِ

ہٕنٛدِس دِلِس منٛز جاے گرٕنی اُس نہٕ کانٛہہ مُشکل کام۔ اَمہِ پَتہٕ رۄزسو اُمِس نِش پھِری

پھِری گرٕ ھان تہٕ چھیکرس وأ ژ اور پیٹھ گتھ زِ اُمِس آو وَننہٕ زِ ژٕ روز کینژَس کالس

اُتی۔ اَتہِ اُس سو اکثر اُمِس لڑکہٕ ہٕنٛز گتھ تُلان تہٕ اُمی ہٕنٛدی تعریف کران۔ اکہِ

دوہہٕ وۄن اَمہِ اُمی ہٕنٛزِ مونگتہٕ ماجہِ یَس بَچس پیٹھ فخر اوس زِ ''مگرمے چھُ پۄرٕ ہِتھ زِ

اَگے چیز ہیکہِ نہٕ یہِ گرِتھ۔ یہِ ہیکہِ نہٕ فلأنی مُلکس گۄژھتھ ییٚتہٕ اَکھ ماأرکہ مۄند باغ چھُ

تہٕ ییٚتہٕ باغس منٛز اَکِس تلاوس لَراَکھ ژٕندَن کُل چھُ۔ یتھ سونہٕ ہٕنٛز لَنٛجہ تہٕ لالن ہٕنٛدی

پوٚش چھِ۔ ہرگا یہِ تور گرٕ ھِہ تہٕ یہِ کُل اَنہِ یہِ ییہِ ماننہٕ تہٕ اُمِس بَنہٕ قسمت۔''

دِگرِس بأگی ہیٚوٚ ییلہِ یہِ لڑکہٕ گِنٛدنہٕ پَتہٕ واپس گرٕ آو اُمی ہٕنٛزِ مونگتہٕ ماجہِ وۄن

اُمِس تہٕ یہِ اَمہِ بۄزمُت اوس تہٕ یتہٕ وۄننس زِمے کرٕ ژٕ اہ فِکر چھے زِ ژٕ گۄژھکھ اور

گرٕ ھُن۔ لڑکَن مون تہٕ دۄیمہِ دوہہٕ دژ اوسہٕ ہلہِ گنٛڈنس منٛز کینٛہہ ژوچہ گنٛڈِتھ اَتھ

کرٕ تِھس سفرس۔ یہِ پۄک سیٹھا تیز تہٕ وارِیہہ دۄر ریوٚت تانی اَکِس ناگس پیٹھ

ووت۔ اَتہِ بیۄٹھ تہٕ ترٕ وۄن تھکھ۔ کیٚہ کالی گژٕ اَمہِ ناگہٕ منٛز اَکھ زنانہٕ تہٕ لاجن اُمِس

ہٕتی گتھہٕ کرنہٕ۔ تَمہِ پرٕ ژھ لڑکس زِ ژٕ ے کوٚت چھی گرٕ ھُنِ تہٕ لڑکن وۄنُس۔ اَمہِ پتہٕ

وۄنُس اَمہِ زنانہِ زِ ژٕ مَہ گرٕ ھ تورٕ تکیازِ یتھ باغس منٛز چھِ مچھن ہٕنٛدی پأٹھی دیو تہٕ وحشی

جانور مگر لڑکن موٗنُس نہٕ بازیُن تہٕ اَمہِ خاطرٕ ہأوُنس ترٕ ھ تعجلی زِ زنانہِ زون لِی بہتر زِیہِ

کینژھا تَمی ہٕنٛدی ژٕ ٕسی ممکن سَپد ہے سہٕ مدد واتناوِ اُمِس۔ تَمہِ وۄنُس ''بوز۔ ژٕ ے تہٕ

چھتھ وۆنی اَتھ پٮ۪ٹھ دِل گوٚنڈ مُت تہٕ توٚ کُنی چھُ چانہٕ خاطرٕ یہِ ضرۆری زانُن زِ اَمہِ باغہٕ کس بَرس پٮ۪ٹھ آسہٕ نے زِ سہہ اِستادٕ تہٕ پٔہٕنز بوچھِ ہٕمر اونہٕ خاطرٕ پٮ۪یی ژٕ یمَن اَکھ کٹہٕ پاًٹ تژ اوٕنی نتہٕ تژ اونے یمہٕ چھیٚکی تہٕ ژٕہن نَے مأرِتھ۔ یمَن کھوٚژی زبنہٕ بلکہ لاًسے زبکھ کٹہٕ ہنز پاًٹ بڑ ونٹھ کُن تہٕ وٕنی زبکھ مےٚ کرٕ و مدد۔ تمہ دِنےٚ باغس منز اَژنہٕ۔ اَتہٕ وُچھہکھ ژٕ وارٕ یہہ دیو مگر ژٕ کھوٚژی زبنہٕ۔ تمَن کُرِ زِ ماموٕ کرِتھ گتھ تہٕ وٕنی زبکھ ئٕہ سپدُس توہہِ وُچھتھ سبٹھاہ خوش تہٕ منگی زبکھ مدد۔ تمہ واتناوِنے ژٕے تلاوس پٮ۪ٹھ یتھ أنٛدی أنٛدی ژٕ مختلف قسمن ہٕنٛدی سَرَ پھ وُچھہکھ۔ تمَن کھوٚژی زبنہٕ۔ تمَن خاطرٕ تژ اُوی زِ پتھرِس پٮ۪ٹھ کینٛہہ ژوچہٕ تہٕ زامُت دود تہٕ تمہ واتناوِنے نہٕ ژٕے کانٛہہ آزار۔ ژندن کُل چھُ تلاوس لَرِ تہٕ یہِ انٛنس منز لگی نہٕ ژٕے زیادٕ مصرتھ۔ نیر۔ ترقی دِی نےٚ۔

وۆنی اُس لڑکہٕ سنز وَتھ کأفی صاف باسان۔ سُہ رۆد خوشدلی سان مُتھان مانڈان بڑ وٕنہہ کُن پکان۔ تتھےٚ تَس باسیاو زِ ئٕہ ہیوٚ تنس باغس نِشہِ واتُن تہٕ تمی کرِ کینٛہہ ژوچہٕ، کٹہٕ پاًٹ تہٕ زامُت، دود حأصل۔ یہِ کینٛژھا تہٕ أمس ناگہ پٮ۪ٹھ چہٕ زنانہٕ وۆنمُت اوس تہٕ دژاوسأ لم پوٚز۔ یہِ ووت باغس نِشہِ تہٕ اَتہٕ وُچھن یہہ یمَن أمی کٹہٕ پاًٹ تژ اُوِتھ تسلی کوٚر۔ أمس سمکھی دیو تہٕ تمَن وۆنُن ئٕہ چھُسو توہہِ بنتھر۔ سرپھ وُچھن تہٕ تمَن تژ اوبن کھُلہٕ ژوچہٕ تہٕ زامُت دود۔ پتہٕ کوٚڈُن ژندن کُل مۆلو تہٕ پھیوٚر واپس۔ باغہٕ منز واپس نیرِ وُن آواَکھ یہہ أمس کُن تہٕ وۆنُنس ژٕ کھس مےٚ سوارِ تہٕ گرٕ شھ گرٕ۔ یہِ اوس اَکھ عجیب نظارا۔ اَکھ لڑکہٕ اوس اَکھ لوکُٹ ژندن بوٚٹہٕ پھکیس پٮ۪ٹھ

زِٹھ أکِس ہہَس پیٹھ پکان۔ أمی ہِندِ واپس تِیِنج خبر پھالیِہ سأرِی ہے شہرَس تہٕ
وأتھ بادشاہَس تہٕ تِمی ہِنزٕ ن رانین ہِند بن کنَن تہٕ۔

سأری لُوکھ سپدی ہیُولا۔ مگر بادشاہ ہِنزٕ زنانہٕ گیہ ہیُولا سپدنہٕ ہُر یمانہٕ خوفزدٕ
تہٕ تِمو لوگ خوفہٕ کنِی وَدُن تہٕ۔ تِمن باسیا وپۆرِ پأٹھی زِ بادشاہَس نَنہٕ جلدٕ ے پزٕ تہٕ
یِمَن دِیِہ سزا۔ أتھی پریشأنیہِ منز اناأوِ یِمو وارِنی بیٖیہِ نادِتھ تہٕ کوٗرہس زور زِ اُسہِ کرِتہٕ
مدد۔ اَمہِ کنِی گیہِ ہفتہٕ کھنڈ گرٕ ھتھ بِہ زنانہٕ تِمس خدادوستہٕ ہِندِ زنانہٕ نِشہِ تہٕ پزٕ ژھنَس
لڑکہٕ ہِندِ سارے سفرُک حال۔

اَمہِ فخر مند مونگتہٕ ماجہِ وۆننس "یہِ گوو نہٕ گُل۔ چھنا یہِ وۆنی بہادر لڑکہٕ؟"
وارِنہِ وۆنُس "آ۔ پزٕی کنِی۔ مگر مےٚ چھُ پھیران أمی چھنہٕ اَمیک سُھ ذُلیٖن اوٗنمت
یُس زمرٕ دِکِس ڈبَس منز تلاوِس لرِ چھُ تھاونہٕ یوان۔ سُہ گژھہِ ضرُوری اَمُن تِمہِ
ورأے ہوکھہِ ونِدس یہِ گُل۔ یہِ لڑکہٕ گژھن تہٕ أنِن سُہ۔ یہٕ کرِس اِنعریف۔"

أمِس خوش کرنہٕ تہٕ بیٖیہِ پننہٕ نس مونگتہٕ نیٚچوس پۆرِ پۆرتھ زربجر حاصِل کرنہٕ
خأطرِ وۆن اَمہِ شامَس بأگی أمِس تہٕ دۆ پنس ژٕ گرٕ ھ دُبارٕ اور۔ لڑکہٕ سپُد کُنہٕ ہلہٕ ڈلہٕ
ورأے تیار۔ سُہ کھوٚت سہَس یُس نہٕ أمی دُنہِ واپس اوس کوٗرمُت تہٕ ووت تتھ ناگس
پیٹھ ؤلی ؤلی بیٚتہٕ تِمی گوڈ نکہِ چکرٕ تھکھ اوس ترٕ ووٗمت۔ سو ہے زنانہٕ سپٕز بیٖیہ ظأہر تہٕ
پزٕژھنس کوٚت چھی گژھن۔ أمی وۆنُس تہٕ اَتھ پیٹھ وۆنس تِمہِ مَتہٕ گوھتہٕ تِکیا زِیہِ چھے
پُتِمہِ کھوتہٕ وارِ یہہ مُشکل کام۔ یہِ ڈبہٕ چھُ تلاوِ کِس ژٕ ندِس پیٹھ یتھ منز ژٕ خطرناک تہٕ
بُڈی شہمار چھِ روزان۔ مگر یہِ ہیچ نہٕ لڑکس واپس پھرِتھ۔ بیلہ اَمہِ زنانہٕ أمی سُند اِرادٕ

سَمُجھ تہٕ تَمہِ وۄنِنس توتہِ گرٛھی زٕہنہٕ ژٕ پانہٕ ڈٕبہٕ اَنہِ بلکہِ وۄنۍ زِ کأنٛسہِ دوٚس یہِ اَتہِ اَنہٕ خأطرٕ تہٕ ہرگاسہٕ یہِ اَنِنس منٛز کامیاب سپُد تہٕ تیٚلہِ یِلہِ زِ ناگہٕ کنۍ واپس تہٕ مےٚ وۄنۍ زِ۔ لڑکن کوٚر رسأیلم تہِتھے پأٹھۍ۔ سُہ گوٚو ہِمس پیٚٹھے باغس منٛز تہٕ وۄٚنُن اَکس دوٚس زِمےٚ دِیہِ ڈٕبہٕ اَنِتھ تہٕ پتہٕ واپس یِتھ وۄٚنُن اَمِس زنانہِ پٔنٕنہِ کامیأبیہِ متعلق۔ یَتھ پیٚٹھ تَمہِ اَمِس دُعایہِ خأرکوٚر تہٕ دۄپُنَس زِ بہٕ یِیےٚ ژٕےٚ گرٕ ستۍ۔ شہرس منٛز کرٛ اوسہٕ دروسہٕ وۄژھ یِیٚلہِ سُہ دۄیمہِ پھِرِ اَمہِ خطرناک باغہٕ پیٚٹھہٕ کامیاب سپدِتھ واپس وۄت۔ بادشاہَن سوٗزِتَس نادتہٕ بنوٗوُن پٔنُن وزیراعظم تہٕ باقے طریقو تہِ کٔرنس عزت افزأیی۔ بادشاہس وزنانو سوٗچ ''وۄنۍ تہٕ رَٹن اَسہِ ضروٗر۔ أسۍ کیٛاہ کرو؟''

تَمہٕ کیٛاہ ہیٚکہٕ ہَن تہِ کٔرِتھ صرف زبردس وَہمہٕ رٕٹِتھ پژارنہٕ ورأےٚ؟ أمِس رٹنٛک تِہُنٛد موقعہٕ اوس وۄنۍ گوٚمُت اتھہٕ منٛزٕ۔ تِمَن اوسہٕ وۄنۍ زیادٕ کالَس پرارُن۔ اَکہِ دوہہٕ کوٚر أمِس ناگہٕ پیٚٹھ چہِ زنانہٕ ہِنٛدس وِنَس پیٚٹھ وزیرن اَکھ بوٚڈ سال تہٕ بادشاہَس تہِ کٔرن دعوت۔ بادشاہَن کٔر دعوت قبوٗل تہٕ آو۔ تَم ییٚمہِ ساعتہٕ کھوٚان أسۍ تہٕ ناگہٕ پیٚٹھ چہِ زنانہِ وۄن بَڈِ بَڈِ سارِنےٚ کُن زِ سأری رٕ زوٗژھوٚ پہٕ گٔرِتھ۔ سأری چھِ وۄنۍ أمۍ ہیٚ کُن وُچھان تہٕ تَمہِ وۄن صاف تہٕ وارٕ وارٕ لہجہِ سان ''ہے بادشاہ۔ وُچھِن پٔنُن نیٚچو۔ تِمس زنانہِ ہُنٛد پوٚتُھر یوسہٕ ژےٚ کٔڈِتھ ژٕھنٛی تھَن تہٕ گُری گانس بَرِتھ جانوَرن ہِنٛدی پأٹھۍ کھِہن ہیٚنٛز وُشکہٕ کھیٛأوِتھَن۔ کُنہِ زبونٛچ دلیل أس چانہِ باقے آشنوٚتُھر منٛز یِمَن أمِس بچارِ ہیٚنٛز تہٕ بیٚیہِ چانہِ تِمس کُن خیال تھاوِنہٕ کِنہِ تَم سِنٛز ژٕران أس۔

بادشاہَن وۄن ''اچھایہٕ چھا گتھ؟ یہِ چھاپۄز؟ آمےٚ چھُ پَٹُن دَل یِی گوٲہی دوان زِ یہِ چھُ پۄز۔ ژٕ ہینۍ کھ یمہٕ سارے لعٔو لد زنانہٕ کَڈِتھ تہٕ میٲنۍ سو ملکہ تہٕ نیچو أنیون مےٚ نِش واپس۔ سوے آسہِ وۄنۍ ملکہ تہٕ باٹِتے کاٗنسہِ گُن وُچھِ تبہٕ ئہٕ ییمہِ ییور۔ وُچھِو اَکھ پزٕ آشنٕز تہٕ اَکھ مأرک مۄند لڑکہٕ زاے میانہٕ خاطرٕ اکے دوہہٕ۔ ئہٕ چھُس سبٹھا خوش۔

(راوی: پنڈت چھڈرام۔ سرینگر)

ژور شہزادٕ

سبٕتھا پَتھ کالہِ اوس اَکھ بادشاہ یُس سبٕتھا ژُرک، سبٕتھا نیک تہٕ سبٕتھے دانا اوس پزٕی۔ کنٕز اوس سُہ بادشاہی لایق۔ تٕمس اَسی ذٕہنس منٛز ہر وقتہٕ تِم خیال تہٕ منصوٗبہٕ آسان یِمو۔ کنٕز تٕمی سُنٛد ملک تہٕ لوٗکھ ترقی کرہٕن۔ تٕمی ٲسِنٛدِس دربارس منٛز اوس کانٛہہ تہٕ پَتھ ہیکان تہٕ سُہ اوس پزٕ بتھ کاٲنٛسہِ ہٕنٛز گتھ بوزان بامے سُہ تٕسنٛد سبٕتھے پَتھ پایہِ رعیت تہٕ آسہِ ہے۔ باپار خاطرٕ آسہٕ تٕمی تمام سہولیژٕ یاف تھاوِمٕژٕ۔ بیمارن خاطرٕ اَسِن ہسپتال، مسافرِن خاطرٕ سرایہِ تہٕ یِم پَرُن اَسی یژھان تٕمَن خاطرٕ اَسِن بٕڈی سکوٗل قایم کٔری مٕتی۔ یِم تہٕ بٕتھی ہوٚو باقے چیز اَسی تٕمی کٔری مٕتی ژٕژھ اَسِن نہٕ کانٛہہ کاما کرنے تھاوٕمٕژ یوسہٕ کرٕنی پزٕہے تہٕ ژٕژھ اَسِن نہٕ کانٛہہ تہٕ کام کرٕمٕژ یوسہٕ نہٕ کرٕنی پزٕہے۔ بٕتھِس دانا، انصاف پسند تہٕ فایدٕ واتناوَن وأٔلِس بادشاہ سٕنٛزِ حُکمرانی منٛز اَسی لوٗکھ قدرتی خوش پأٹھی روزان۔ مُلکس منٛز اَسی خالے کیٛنٛہہ غریب، جاہل تہٕ بدخصلت لوٗکھ۔

مگر اُمِس بٕڈِس تہٕ رٕتِس بادشاہَس اوس نہٕ نیٚچو اکانٛہہ تہٕ یہِ اوس اُمِس سخت

افسوٗس یہِ اَکھ کزٕ یِہُن اوٗبرٕلوٚ ننگ اوس اُمی ہِنٛزٕ خوشحال تہٕ شاندار زندگیہِ ہُنٛز نہٕ پرٕ ہُنٛز ژھایہِ ہوٚل کران۔ سُہ اوس پرٕ بتھ دوٚہَس شوٗس پوٗزا کران تہٕ منگان زِمےٚ سوزِتن اَکھ وأرٕث یُس مےٚ پتہٕ تختَس بیہہ ہے۔ سیٹھا یِژ کال اوس سُہ صبر سان یہِ دُعا قبوٗل گژھنَس پرٕاران زِ اکہِ دوہہٕ آو اَکس جوٗگی ہنٛدِس روٗپس منٛز اُمس ہِشوتہٕ سُہ سپُد اُمی سُندرُت تہٕ عزتہٕ وول وُوہارٕ وُچھتھ تیوٗت خوش زِ تمی ووٚنُس "منگ یہِ ژےٚ گوٗژھی تہٕ تہِ میلی ژےٚ۔"

بادشاہَن ووٚنُس "مےٚ چھنہٕ کُنہِ چیزُک ضرورت۔ پرمیشورن چھےٚ مےٚ دولت، عزت، طاقت، شہرت، اَمن، اطمنان سورُے کینٛہہ دِتمت۔ آ۔ صرف نہٕ اَکھ چیز تہٕ سُہ کُس ہیکہِ مےٚ دِتھ؟"

جوٗگ ووٚنَس "ژٕ چھکھا سُہ چیزٕ مےٚ منگنس کھوژان؟ بادشاہ۔ ژےٚ چھیا پتاہ ژٕ کیاہ چھکھ ونان؟"

بادشاہَن ووٚننس "پوٚز چھُ۔ پوٚز۔ بہٕ چھس اَکس تِتھس انسانہٕ ہنٛدِ حیثیتہٕ ونان یُس (مذہبی اعتبارٕ) پاگل چھُ۔ اےٚ پاکبازٕ۔ مےٚ دِمعافی تہٕ ہرگا ژےٚ یتھ کانٛہہ طاقت چھی تہٕ بہٕ چھسے ژےٚ التجا کران زِمیانہِ خاطرٕ کرتہٕ دَیَس التجا۔"

جوٗگی ووٚنُس "روز خوش۔ ژےٚ میلہِ نےٚ وارِیہہ نیٚچوی۔ رَتھ یِم ژورمیوٗتہٕ یِم دِپٕنہِ آشنہِ تہٕ دِپُس یِمہٕ کھیٚنِن سوٗپٕنہٕ واجنہٕ آتھوارِ سرکی یہِ کھسنہٕ بڑٕ ٹھہہ۔ پتہٕ زٕیَن تَس ژور نیٚچوی یِم سیٹھے گاٹلی تہٕ رٕتی آسَن۔"

بادشاہَن رُٹ یِم ژورمیوٗتہٕ کوٚرُن جوٗگُس شکریہ تہٕ سُہ درٕ او۔ بادشاہ گوو اَکی

وِزِ تہٕ ووٗنن مُلکانہٕ جوگس ستیٚ گتھ باتھہٕ متعلق۔ قدرتی سپٕز سو تہٕ یہ پٕژ خبر بوٗزِتھ خُد روٗستےٚ خوش۔ یِم دٕ شوٚے اَسی ووٗنی ٹٕز گرِتھ آتھوارِ پٕزراران۔ آفتاب کھسنہٕ وَقتہٕ کھےٚ مُلکانہِ یِم ژور موٗ تہٕ جوٗگر سِنٛدِ وَننہٕ مطابق لوٗگ تَس ڈٔب تہٕ پَنہٕ نِس وقس پیٹھ زاے تَس ژور نیٚچوٚ ر۔ ووٗں گوو تِمس کوٚ رُن سخت دود۔ یام ژوٗرِم تہٕ اَخری نیٚچوٚ تھنہٕ پیوٗس تَس ژٔج ٹرِتھ گرٕ ھوٗنی گنی چِکھ نیٚرِ تھ تہٕ دِتُن امانت۔

سو بچاٲر گُزریہِ تمے ساعتہٕ ییٚلہِ تسنٛز یَژ کاچ خاہش پوٗر روٗزی گییہ۔ بچاٲرۍ معصوم، لاچار تہٕ بےآسرٕ شُری آے دنیاہَس۔ بچاٲرِس بادشاہَس تہِ دڑا یاو نیٚچوٚ ر تہٕ وأرث ملینک بوٚڈ ارمان مگر اَتھ بدلہٕ راوٗس پیٚنٕز ٹاٹھ تہٕ خوبصورت آشنٕے۔ تیٚتھ دوکھ اوس یہ زِ کالہٕ اوٗ برچہٕ ژھایہِ ووٗل محل خانہٕ دوہ واوَن تِکیازِ بادشاہ اوسنہٕ اَمہِ دوکھہٕ کِنہٕ ٹھاٗٹھی یوان۔

یِم ژور شُری آے ژوٗن دایَن رَچھنہٕ خاطرٕ حوالہ کرنہٕ۔ تم روٗدی بڈان تہٕ بنے مضبوٗط، صحت مند، گاٹلی تہٕ خوٗبصورت جوان۔ بادشاہَس گےٚ یِم سبٕھے ٹاٹھی۔ تمی تھاوی یِمن سبٕھے رٕتی ووستاد تہٕ سُہ اوس یِمن سبٕھے موٗللی تہٕ نایاب تحفہٕ دِوان۔ یِمو کھوتہٕ رُت تہٕ یِمو کھوتہٕ موٗلُل کیاہ اوسےٚ بادشاہَس تہٕ تِمسنٛد بن یِمن ژوٗن گاٹلمن تہٕ مأری مند بن نیٚچو بن ہُنٛد وُچھن واشُن تہٕ یِہنٛدِ خاطرٕ کانٛہہ تکلیف تُلن اوسنہٕ تس خاطرٕ گوٚب۔

أتھی منٛز کوٚر بادشاہَن بیا کھٕتھر تہٕ دوٚیمہ زنانہ تہٕ زاس شُری مگر سےٚ اوس دوکھہٕ ہوٚت دوہہ تیٚمہِ دوہہٕ بادشاہَن تَس ستیٚ کھاندر کوٚر تِکیازِ تمہِ ییٚلہِ گوڈنچہ

مٔلِکانہِ ہنٛدی سبٹھاہ گاٹلِی تہٕ خوٗبصورت شرٕی تھدان بڈان وُچھ تٔس گوو حسد پأدٕ تہٕ تِمہٕ سوٗنچ پانٕسے سٟتۍ زِ بادشاہَس تہِ روزِ یِمنے سٟتۍ لۍ تہٕ تِتھہٕ کنِۍ یِہ أمۍ ہنٛد بن شُربن تِکتس بیہنٕس منٛز تھوٚس۔ لہذا کوٚر تِمہٕ اِرادٕ زِ سو گرِ پننہٕ نس خانہٕ دارٕ ہنٛدِس دِلس منٛز ہیٚنز نفرت پأدٕ تہٕ ہرگانہٕ تہِ چلِیاس تیٚلہٕ گرِ تتھہٕ تتھہٕ یِمن مارنٕچ کانٛہہ سبیل۔

یِہ چھُ وَننہٕ آمُت زِ بادشاہَس أس پننہِ مُلکہٕ تہٕ لوٗکن ہنٛزِ ترقی ہنٛز زبردست خاہش۔ یِہ کأم زیادٕ رِتی پأٹھۍ انجام دِنٕس منٛز اوس تٔس بادشاہی ہُنٛد غأر معمولی منصب اَکھ بوٚڈ تھوٚر باسان۔ یُدوَے زَن سُہ پننین وزیرَن تہٕ ماتحت مُلازِمَن پیٹھ یِہ زأنتھ کأفی تکیہ اوس کران زِ تِم چھِ زیادٕ تر دیانتدار تہٕ انصاف پسند مگر تہِ گرِتھ تہٕ اوس تٔس باسان زِ مے پزِ پانہٕ اندر نیبر ہیرِتھ لوٗکن منٛزے رٔلتھ پننہٕ نوا چھوٕ سٟتۍ وُچھن زِ تِم کیٛاہ چھِ ونان تہِ پانہٕ پننہٕ شوکنو بوزُن۔ یتھ زن بہتر پأٹھۍ تہنٛز حالت ہیکہٕ زأنتھ۔ اِوٕ کنِۍ اوس سُہ اکثر مختلف حلیہ بدلأوِتھ تہٕ راتھ کیٛتھ گامَن تہٕ سرِیَن پھیران۔ تِتھہٕ کنِۍ سمجھ کٔر تِم پوٗرٕ پأٹھۍ لوٗکن ہنٛدی ضرورت تہٕ تِم أسۍ أمۍ سنٛزِ ہُنرٕ تہٕ دلنأیی پیٹھ کریمانہٕ کڈان۔ یِہ روٗد کینژَس کالَس چلان زِ یوٚت تأنۍ اکہِ دوہہ صُبحأے سُہ اکہِ ہمسایہِ گامہٕ پیٹھہٕ واپس اوس یِوان تہٕ لوٗکن زبردست روٗد۔ بادشاہَس أس نہٕ رائے زِ یوٚت جلد کیٛاہ وَسن یِتھہٕ روٗدٕ ژادٕ رلہذا اوسنہٕ سُہ اَمہٕ خأطرٕ تیار۔ دوٗرِ پیٹھ رَبہٕ منٛز پننہٕ کنِۍ ییٚلہِ سُہ محل خانہٕ ووت سُہ اوس بادشاہ سنٛدِ کھوتہٕ زیادٕ کرٛال ہیوٗ باسان۔ یوٚت زِ ییٚلہِ سُہ محل خانہٕ چہ برنہٕ پیٹھ ووت یِمہٕ سپاہ اَتہٕ تعینات أسۍ تِمو تژ ووسُہ تقریبَن رسمی استقبالہٕ ورأے اندر۔

مُلکہ بۄزٲمی وِزِ بادشاہ سٕنزِ اتھ حالژِ متعلق تہٕ بادشاہَن ییٚلہِ پنٕنۍ اُدرک تہٕ رَبہٕ سٟتۍ لِتھوتھ پلو بدلاوی سہٕ آوٲمی سٕندِس کمرس منز۔ سوٲس بُتھ لِدتھ۔

تٔمۍ وۄنُس "میٲنۍ آشنۍ۔ ژےٚ کیاز چھُکھس درٛہ ہش؟" تٔمہِ وۄنُس "مےٚ چھُنہٕ خوش کران زِ ژٕ۔ میوٚن اٲغہٕ تہٕ بادشاہ کیاہ کٔریم چیز۔ یہِ نہٕ چھُ چانُس منصبس تہٕ چانہِ وٲنسہِ شوبان۔ ژٕ کیاز چھُکھ نہٕ پننہِ نٔمن شُرٛ ِٕن یہِ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ ونان۔ تِم چھِ وۄنۍ بالغ تہٕ بییٚہ چھِ یہِ کٲم کرنس لایق تہٕ تہٕ دانا تہٕ ژٕ چھےٚ درخاس کران زِ ژٕ وَن تِمنے یہِ کرنہٕ خٲطرٕ۔ تتھہٕ کٔنۍ روزِنہٕ مےٚ چانۍ پریشانی تہٕ مُلکہٕ کِمن معاملَن پیٹھ تہٕ پییٚہ اثر۔"

بادشاہَن وۄنُس "ژےٚ کٔرتھ دانٲیی ہنٛز گتھ۔ مےٚ باسان مےٚ پزٕ وۄنۍ یہِ کٲم لوکٹٮ۪ن حوالہٕ کٔرنۍ یِم میانہِ کھوتہٕ زیادٕ دانا تہٕ محنتی چھِ۔ تِم تہٕ بنَن کُنہِ دوہ بادشاہ تہٕ حکمران تہٕ تمہِ کٔنۍ پزِکھ امیک تجربہٕ حٲصل کٔرن وۄنۍ کمِن چھُسکھ ژٕ تہٕ موجوٗد یتھ یِمَن مدد تہٕ تہٕ رہبری تہٕ کٔرتھ ہیکہٕ تہٕ یِم بڑ وٕنہہ کُن توقع ہیکن پوٗرٕ کٔرتھ۔ ژٕ بُلاوکھ یِم جلدٕ ےتہٕ باوکھ پنٕنۍ خاہش۔" لہٰذا آے ژور شہزادہ فورَن بادشاہَس نِشہِ بلاونہٕ تہٕ ییٚلہِ تِم بادشاہَس بڑ وٕنہہ کُن آے تہٕ تٔمۍ وۄن تِمَن تتھ گتھ باتھہِ متعلق یوسہٕ تس ملکہٕ سٟتۍ سپٕز۔ تہٕ وۄننکھ زِ مےٚ چھُ یہِ اِرادٕ کو رمُت زِ اوٚرٕ یور گرٛ ہنٛج کٲم تھاوٕ ژٕ توہہِ منٛز "توٚہۍ چھِو میانہِ نِشہِ لوٚکٕٹۍ تہٕ تہٕ مضبوٗط تہٕ" اَمہِ ہٕر یمانہِ وۄننکھ مےٚ چھےٚ توہہِ پیٹھ پٔژھ زِ توٚہۍ واَلو پنٕنۍ فرض رٕتۍ پٲٹھۍ نِکھہِ۔ یتھ ژٕ مطمئن سَپدٕ تہٕ لوٗکن راحت واتہِ۔"

ژوشوے شہزادو بٲ ومالکہ سٕندِس تِمَن پیٹھ یتھ ہیوٗ اعتماد ظٲہر کرنہٕ خٲطر خوٚشی

تہٕ یقین دِیُتھس زِ تم کَرن اَتھ پٔرِ رٲچھ۔ تتھے راتھ وٲژ تہٕ تم دژا اے نظر گُرٕ ہنٛزِ
کامہِ۔ پژ بتھ اَکھ دِیُت گردِش تہِ یہِ کینژھاہ ضرۄری باسیوٚکھ تتھ مُتعلق وونُکھ
بادشاہَس۔ یِژھِ سخت تہٕ پیٚہم نگرانیہِ تحت مُلکچہِ خوشیہِ تہٕ ترقی منٛز ہُر بَر سپدُن اوسنہٕ
کانٛہہ عجوبہٕ۔

وۄں گوو یِمَن شہزادَن خلاف اوس محل خانس منٛز ژھۄیہِ ہُند بیوٚل وۄنہٕ
یِوان۔ ملکہ یام پٔنٛژ شُری تہٕ بالغ گژھان وُچھ تَس اوس یِمَن ہُند زیادٕ زیادٕ بُغض
ہُران۔ تِمَس یِم تہِ کوٚڈر ذِہنَس منٛز یِوان رُوٕدی تمو مطابِق رۆز سو تِمَن خلاف
منصوٗبہ بناوان۔ گوڈٕ گوڈٕ اوس نہٕ بادشاہ تُمہ ہِندن وُچھتھ اَپزِ بِن تہٕ بد وینٛدی ہنٛزن
کتھَن کُن کانٛہہ توجہ دِوان مگر چھکرِ رس تہٕ کوٚرُسہ تمہِ پنٕنہِ تکن گری، کِنٛز اَتھَس منٛز تکیاز
ملکہ اَس خوبصورت تہِ تہٕ چالاک تہِ۔ تُمہ لوگ وۄنی یِمَن ژۄن شہزادَن سٕتۍ تیز کلامہٕ
کران تہٕ پھِری پھِری اوس یِمَن کُن شکہِ سان وُچھان۔ شہزادَن باسیاوِ زِ بادشاہ سُند
رُوٕدی یہِ ہیوٚتُن تِمَن نسبت بدلُن تہٕ تِمَس اوسنہٕ وۄنی یِمَن پیٛٹھ سُہ بھروسہٕ تہٕ یہٕنٛزٕ
سو مائے یِیمہِ کِنٛز تِمَن اوٚت تانی کُنہٕ قسمُک ڈیجر ترا اوسنہٕ وراے سخت محنت تہٕ مضرتھ
ٹُلنس پیٛٹھ حوصلہٕ افزاییِ اَس سپدان۔

کینٛہہ ن رتَن رُوٕدیہِ سِلسلہٕ تتھے پٲٹھۍ چلان۔ اَخرس دُیچہٕ اَڈزا اَڈتہٕ راٲژ
ہنٛزِ نظر گُزرِتھاونچہِ کامہِ سٕتۍ ژھیٛنتھ پننہٕ کِنٛز سے یِم ژۄنوے شہزادٕ یہِ مشورٕ کرنہٕ خاطرٕ زِ
تِمَن کیاہ پزِ کرُن۔ تمو کوٚر نصف راتھ ژبٲگی جنگل کِس تتھ علاقس منٛز یانہٕ وٲنۍ
سمکھنُک وقت مقرر یپٲرِ نہٕ کانٛسہِ ہُند زیادٕ یُن گژھُن اوس۔ پژ بتھ شہزادَن وۄنی پننہٕ

مصیبتچ ڈلیلاتہٕ اُخرس پیٹھ وۄن سارِوے ماسوایہ زِٹھس ہوس۔

"ٹاٹھو بایو وۄنی چھُ میۄن مشورٕ یہ زِ اَسی نیرو مُلکہٕ منٛزٕ تہٕ گژھو تورٕی یوٚت پرمیشور لاگہِ۔ یہِ گژھن آسہِ۔ تہٕ گژھہِ۔"

زِٹھی ہوی شہزادن وۄن "نہ نہ۔ تہٕ چھُنہٕ گژھن۔ توہی ٹھہرٕ و۔ توہی کیاہ بیقل گی چھُو کران۔ یہِ کُس بارا چھُو دِلس پیٹھ ہیوٚ تُمت؟ نہ نہ۔ میۄن مشورٕ چھُ زِ یہ چھُنہٕ گژھن۔"

توہہِ چھُنہٕ پتاہ زِ توہی ونان کیاہ چھُو۔ ہنٛدٕر راونہٕ کنی چھُو توہہِ عقل تہٕ رأے منٛز۔ ہرگا توہہِ مغز برابر آسہِ ہَن توہی ۄنی ہونہٕ پرٛژھہٕ کتھہٕ۔ کیاہ! اُکس سبٹھے نیک تہٕ بارستہٕ بادشاہ ہنٛدی نیچوی یمن ہر ہمیشہِ مسندٕ ستی تھاونہٕ آے تمِ کرنا پننس مالی ہنٛز نافرمأنی تہٕ تمی ہنٛدی حُکم بۄ زِ تھژلن وۄسی پایہ تہٕ بے ضمیرن ہنٛدی پأٹھی؟ نہ۔ سوالے چھُنہٕ۔ یہِ گژھو نہٕ توہی وۄنی۔ بۄ زِ ومیانیو بایو۔ یہ چھُسو توہہِ ونان زِ پننہٕ توٚہی مُلکہٕ منٛزٕ نیرنک سُوچو تہٕ۔ گژھو تہٕ کٔرو پننہٕ غمن بسترن منٛز آرام۔ اَز کرٕ بہٕ نگرأنی۔ پگہہ کرِ اَسہِ منٛز بیا کھ۔ پتہٕ کرِ بیٚیہ دوہہ بیا کھ تہٕ تمِہ پتہٕ یوسہٕ راتھ آسہِ تتھ گو وبیا کھ ہیوٚ۔ تتھہٕ کنی میلہِ اَسہِ زیادٕ تہٕ سبٹھاہ آرام تہٕ نگرأنی ہنٛز کأم تہٕ روزِ برابر پأٹھی چلان۔"

یہ وۄنتھ کوٚر بڈی بأے یمن روخصت تہٕ لأجن پانہٕ نگرأنی کرنی۔ باقے شہزادٕ دزا اے تہٕ پننہٕ نس زِٹھس بأے ہنٛزِ نصیحژ ہُند گوکھ جان اثر تہٕ گے گرٕ تہٕ ہنٛدٕر ترٛأوِتھ گوکھ پٔتِن سوٚرے تکلیف مُشتھ۔ دۄیمہِ رأژ دزا او دۄیم بوے (نگرأنی خأطرٕ) تہٕ گوڈ ہنٛکی شہزادن کوٚر آرام۔ ترٛیمہِ رأژ کرٕ ترٛیم ہی بأے نگرانی تہٕ ژۄرمہ رأژ کر

کاٗنسہٕ کُنٛڑ ہوی نگراٗنی تہٕ باقٕے سارِوٕی یوکوٗر آرام۔ یہٕ سلسلہٕ روٗد جان پاٗٹھی کینژون رٔتبن چلان۔ شہزادو کٔر بادشاہٕس ژٔ اٗڈزاٗر بہادری سان برداشت تہٕ ہر رنگہٕ کوٗر رُکھتی یہٕ تِمن پزٕ ہے گرٕ ن۔ تہندِ رٔژرٕ حلیمی تہٕ لوٗگن ہٕندِس داوس واتنس پیٹھ اُسی تِمن پزٕ بتھ لٔنڈٕ تعریف یِوان کرنہٕ ماسولیہِ بادشاہتٕ ملکہ یِمہٕ بادشاہتٕ ڈول۔

یہٕ ؤنت تہٕ کوتاہ پزٕ رچھُ زِ "رٔتس چھُ رُتے بتھہٕ یِوان۔" اکہٕ راٗژ یِیلہٕ زِیٹھ ہیوٗ شہزادِ نِگراٗنی پیٹھ اوس دژامُت تہٕ سُہ وۄت اُکس لوکچہٕ پہرِ نِش یِیتہٕ اُکھ برہمن پننہٕ آشنہٕ ستی روزان اوس۔ شہزادس پییہٕ دارِ کِنہٕ یِمن پیٹھ نظر یوسہٕ یِلہٕ اُس۔ اُتھی منز وُچھ اٗمی زِ برہمن ووٗتھ تھوٗد درواز تھووُن تہٕ دژاو نبر۔ اٗمی دِژ دوہد بشکی پاٗٹھی ہیوٗر آسمانس کُن نظر تہٕ یہٕ گرِ تھٕے پھیوٗر واپس تہٕ ژاو واپس "تژ لہہٕ تژ لہہٕ" کران۔

زنانہِ پرٕ ژھس کھوژنہٕ کِنہٕ بانبرِ تھ ہیوٗ "کیاہ دٔلیل؟"

برہمنن ووٗنس "اوٗ ہ، اوٗ ہ، مےٚ وُچھ پننہٕ نِس بادشاہٕ سنِدس ستارس بیاکھ تارُکھ نہناوِتھ ژھنان۔"

زنانہِ پرٕ ژھس "تِمیک مطلب کیاہ چھُ؟"

برہمنن ووٗنس "اَمیک مطلب چھُ یہٕ زِ سون بادشاہ مرِ اٗزی کہٕ پتہٕ ستن دوہن لٔنڈ رلٔنڈ رٕ۔"

"مرِ!" برہمن زنانہِ ووٗنس اوٗش ہکہٕ ہیوٗ تہٕ "بادشاہ صاٗب، کتھہٕ کِنہٕ مرِ؟ بمار گژھتھ کِنہٕ دُشمن سِندِ دٔسی؟"

برہمنن دِتس جواب "اٗزی کہٕ پتہٕ ستہٕ دوٗہ وسہٕ راٗژہٕ ہندِ گوڈنکہٕ پہرِ پتہٕ

آسمانہٕ پیٹھہٕ اَکھ زبردست زہریلہٕ کالہٕ سَرُ پھ تہٕ اَتھ دروازٕ کِنۍ بادشاہٕ سِندِس خواب گاہَس منٛز تِمے دروازٕ کِنۍ یُس محل خانہٕ کہِ پۆرۍ کِنۍ صحنس کُن کھُلان چھُ۔ یہِ سَرُ پھ دِیہِ بادشاہ صابَنس کھورٹینڈس ٹو پھ تہٕ تمی کِنۍ مرِ سہٕ۔"

برہمن بابہِ وۄنُس "مگر یہِ گۆژھہٕ ہرگز تہٕ سپدُن۔ بادشاہ ہیکہٕ ناتہٕ تھہٕ مَرنہٕ نِشہٕ بچِتھ۔ مےٚ وَن اَتھ چھُنا کانٛہہ وۄپایے۔ پۆز گۄوِ یہِ زِ یِتھ ہیٚو انصاف پسند، رُت تہٕ گاٹل بادشاہ گۆژھہٕ نہٕ تھہٕ کِنۍ مرُن۔"

برہمنَن وۄنُس دیوتاہسکَن اَتھ مصیبتس روٗٹ کرِتھ۔" ژِ دِمےٚ گۄ ہنابیٚہ کینٛہہ زِنۍ ہچہٕ تہٕ بہٕ کرِ اَمہِ خاطرٕ ہوَن۔ تکیاز شاسترن منٛز چھُ لیکھِتھ زِ ہرگا کانٛسہٕ شخصس یِہ نہٕ زِ بادشاہَس چھُ کانٛہہ مصیبت یِنہٕ وول تہٕ تمی ساعتہٕ سہٕ دیوتاہَن کُن نارس کینٛہہ پٔشر اوِ بادشاہ بچہٕ تمہٕ مُصیبت نِشہٕ نتہٕ ہیکہٕ نہٕ بادشاہ بچِتھ۔ وۄنۍ کَس چھُ یہِ پےٚ مگر تہٕ کرِتھ تہٕ گۆژھہ سون یہِ بادشاہ بچُن۔" یہِ ونان تُجہٕ اَمۍ یِمہٕ زِنۍ ہچہٕ۔ نارزولن تہٕ ترٛ وۄن نارس گۄ تہٕ پتہٕ مختلف منتر پرٕتھ وۄتھ تھوٚ دتہٕ زنانہٕ کُن پھیرِتھ وۄنُن "بادشاہ صأب ہیکہٕ بچِتھ ہرگا تمی سُند کانٛہہ نِکُن اَشناویمہٕ ہدایت پالہٕ۔ تیمس شخصس یہِ خاہش آسہِ زِ سہٕ کریہٕ سہٕ گژھِ محل خانہٕ کہِ پۆرۍ کِنۍ صحنس منٛز کھوڈ کھٔنی۔ یِمو منٛز کینٛژن کھوڈن گژھہِ سہٕ آب برُن تہٕ کینٛژن دود۔ بیٚیہ گژھہِ سہٕ یِمَن کھوجن منٛز تہٕ خأنی جایہِ برابر بادشاہ سِندِ خواب گاہ کِس دروازس تانۍ پوش ترٛ اوُن یہِ کامہٕ ہن کرِتھ گژھِ سہٕ دروازس نیٚبر گنہٕ برابر وقتس پیٹھ تلوار اتھس منٛز ئٹتھ روزُن۔ سَرُ پھ ییہ ضرور تہٕ سہٕ ترِ آبہٕ تہٕ دودٕ ستۍ کھوڈن ژھانٹہِ اپور۔ یِمو چیز و منٛزی تہٕ پوشو پیٹھی نیٚبر تھ گژھہِ تمہ کر

ہِنْدِس زہرس ہنا کم اثر۔ سَرُ پھ ییٚلہِ دروازس نشہِ ولتہٕ تہٕ سُہ نفر ییمِس کِ یہ کام ذمہٕ آسہٕ
ہیٚرِ مٕژ گژھِ اُمِس تلوارٹاس تژ اوُن تہٕ مارُن۔ سَرُ پھ مارنہٕ پتہٕ گژھِ سُہ سَرُ پھ سُند
گرما گرم خوٗن تُلن تہٕ بادشاہ ہِنْدِس کمرس منٛز اُژِتھ تمِ ہِنْدِس کھورِ نبٕتھس مَتھُن۔
یِتھہٕ کٔنہ ہیٚکہِ بادشاہ اَمہِ مصیبتہٕ نشہِ بچِتھ۔ مگر افسوٗس! سُہ کُس گژھِ یہ سائلم کینٛہہ؟"

شہزادٕ اوس تجسُس کٔنہ برٛہمن ہنٛزِ پٔہرِ ہنٛزِ دارِ نکھہٕ آمُت تہٕ تہٕ سائلم اوُسس بوٗزمُت یہِ وَننہٕ اوس آمُت تہٕ سُہ اوس سٹھاہ حٲران سپُدمُت۔ صُبحس بٲگ وۄن اُمی یہِ سورُے معاملہِ پَنہٕ نین تربن باین وۄن گوو بادشاہَس دِیُت نہٕ یمو اِفشا تہٕ گژھنہٕ۔ شمٕن راٗژن رۄدی ییم ژور بارٕنی دہ ہد شکی پاٹھی روندس نیران مگر سُتمہِ راٗژ وۄن ییٚمن زِھی ہوی باٗے زِ ازدی توٗمے روندس نیرِنچ وارِی تکیا زِ تِمس اُس خاہش زِیُہ بچاوِہَن بادشاہ۔

لہٰذا ادٛژ اوسُہ تہٕ کھۄژِن محل خانہٕ کہِ پوٗرِ کٔنہ صحنس منٛز کھوڈِتہٕ یمو منٛز یوٗرُن اڈِبن آب تہٕ اڈبن دودتہٕ بیٚیہ چھکِن پژ بتھ طرفہٕ برابر بادشاہ ہِنْدِ خواب گاہ کِس دروازس تانی پوٗش۔ ییٚلہِ وۄنی یہ سورُے تیار سپُد پتہٕ تُجِن اکھ نبتھہٕ تنٛز تلوار اُتھس منٛز تہٕ رۄدِ دروازس نشہِ استادٕ رۄزِتھ سَرُ پھہٕ ہِنْدِس ییٚنس پژاران۔ یہِ سائلم سپُد بادشاہ تہٕ ملکہٕ ہِنْدِ ہِنْدِ رتژ اونہٕ پتہٕ۔

تِتھے راٗژ ہُند گوڈنیک پٔہر اَنْد وۄت تہٕ شہزادٕ اوس تِتھے کٔنہ بلکُل تیار تہٕ تمِ بوٗز کنیا ہتانی پینٛچ آواز۔ اُتھی منٛز گیہ تِمس یمو کھوڈو کٔنہ کمِس تانی جانورِ سنٛز حرکت کرِنچ ژھاے ہش پتہٕ باسے یس تمو پوٗشو منٛزی یہے سو سراے ہش ییم اُمی محل خانس کٔنہ

چھکر اُوی ئتی اُسی۔ پتہٕ وُچھ اُکی دؤرے یِہوٕے سرپھے ہیوٗ کیاہ تانی پانس کُن پان
وُٹھی وُٹھی ہیوٗ یِوان۔ یِہوے اوس وقت۔ شہزادَن چاۂر تلوارِ تھپھ تہٕ تِتھے ٹَرُ پھ
دروازس نِشہِ وۄت تہٕ گرِ ی نس زِ ھسہٕ۔ تِمی ٹُل ۂلی ۂلی اُمِس سرپھہٕ سُنٛد کینٛہہ وُشُن
وُشُن رَتھ تہٕ اُچھن پَنٕہٕ نٮ۪ن پٕٹ دِتھ مُژ رووُن وارٕ وارٕ خواب گاہُک دروازٕ تہٕ ژاو
اندر۔ تِمی اُس اَمہِ کِنۍ اُچھَن پٕٹ دِژٕمژ زِ سہ اوس نہٕ یژھان زِ پَنٕہٕ نِس مأٖلۍ سٕنٛدِس
ذأتی کمرس منٛز یِتھ کیاہ پیٚیہِ ہے تَس پیٹھ اُمِس نظر۔ تِمی لأ گ حبسہٕ سان بادشاہ تہٕ ملکہٕ
ہِنٛدی کھورٕ ٹینٛڈی سارٕ نی تہٕ وۄنی یِم ٹینٛڈی سأرِ تھ تَس اَتھَس منٛز یِتھ بادشاہ سٕنٛدی باسے
تِمَن منٛز موٚتھُن اَمہِ منٛز کینٛہہ خۆن۔ مگر سُہ اوسنہٕ یہِ وُچھِتھ ہبکان تہٕ اَتھ منٛز موٚتھن
ملکہ تہٕ کینٛژن ٹینٛڈ ہن یہِ خۆن۔ اَمہِ سٕتی سپٕز مُلکہ ہُشار تِکیا زِ تَس اُس لوٚ ژھنٛدٕر تہٕ
یٚیلہِ تِمہِ نفرا گمرٕ منٛز نیران وُچھ تِمہِ دِژ تھدِ چکھ تہٕ وُزنووُن بادشاہ۔ اُتھی منٛز وُچھ تِمہِ
پَنٕہٕ نٮ۪ن ٹینٛڈ ہن خۆن لأرِ تھ تہٕ تَس باسیوٗ وزِ کانٛہہ راکھشَس اوس یِمَن نِش آمُت یٚیمہِ
کِنۍ سو کھوٗژتھ پاگل ہش سپٕز۔ بادشاہ تہِ گوو وَقتسے پیٹھ ہُشار زِ تَس باسیہِ کمرٕ منٛزٕ
نیٚرِ ونِس شخصہٕ سٕنٛز ژھاے پَنٕہٕ نِس زِٹھس نیٚچوی سٕنٛز۔ بادشاہَن ووٚن سخت جذبأتی
اندازٕ ''آ۔آ۔ تہِ چھُ سأئلم پوٚ زیہِ ژٕ ونان اُسکھ۔ وۄنی بیوٗ ٹھ مے پٕژی پأٹھی پَنٕہٕ نٮ۪ن
شُربن ہِنٛدِس کمینہ آسنَس تہٕ دھوکہٕ دہی ہُنٛد۔ پگہہ دِمہٕ بہٕ یِمَن ژوشوٚنی گلہٕ ہیرِ
ژٹنُک حکم۔ تِتھِن بدبختن گژھہِ نہٕ زِنٛدٕ روزنہٕ دِنہٕ یُن۔''

مُلکہ سنبھول ہیو۔ یٚیلہِ وارِیہس حدس تانی اَمہِ خوفہٕ منٛزٕ دژایہِ۔ تِمہِ دِیُت
بادشاہَس نِشہِ تِمَن کتھَن نۆن مرژٕ وانگن رلأوِتھ پھیٚرٕ یہِ تِمہِ وُچھمُت تہٕ بوٗزمُت

اوس۔ تمہِ ہٲوِ بادشاہَس پَنٕنۍ خوٗشہٕ بَرِتھ کھورٕ ٹینڈِ۔ بادشاہَن یہِ کینژھا پانہٕ ژھُکہٕ ژھہ تہٕ ٲسۍ سٟنۍ یمہِ کتھہِ ہُنٛد زِتھ کورُکھ تَمۍ پَنٕنہِ جایہِ یہِ بوٚڈ فاصلہِ زِ سہ ژھُنہِ ڈلۍ وٚلی پَنٕنۍ شُربن مأرِتھ۔

تَمۍ وۄن ''بے شک یِیلہ میانۍن نیچوٗبن فکرِ تور زِ تم ہکَن نہٕ چانہِ زندگانی منٛز مے کانٛہہ نقصان واتنأوِتھ تہٕ تمو وأٹ راکھشسن ستۍ۔ دیوتا کرِتن اَمہِ رأچھ!۔''

وۄنۍ ٲس ملکہ پوٚرخوش۔ تمہِ زون زِ ٲخرتہٕ گوو تَس تہٕ حأصل یہِ سوی ژھان ٲس۔ تمِس اوس وۄنۍ ذہنَس منٛز تابناک مُستقبلُک تصور یِوان۔ تس باسیاو زِ میأنۍ پَنٕنۍ دانا، بُڈۍ تہٕ چالاک نیچوٗ ی چھِ حکوٗمت کران، سأری لوٗکھ چھِ یمَن تعریف تہٕ سأری ملک چھِ کھ عزت کران۔ سوٚ ٲس بے صبری سان تتھ دوہَس پرٛاران یُیمہِ دوہہٕ اَمہِ خاہشہِ ہنٛدِس پوٚرہٕ سپدنَس منٛز موٗجوٗد کُنے ٹھوٚر صاف یِیہِ ہے کرنہٕ۔

دوٚیمہِ دوہہٕ سُلہِ صُبحأے گوو بادشاہ مشاورتی ایوانس منٛز تہٕ بُلأوِن پَنٕنۍ دوست تہٕ مُشیر تہٕ حکم دِتُن زِ میأنۍ نیچوٗ ی یِم وۄنۍ قیدی ٲسۍ کریو کھےٚ برٛونٛہہ کُنہِ پیش۔ تمَن اوس شاہی لباس کڈنہٕ آمُت، اتھَن تہٕ بُتھبن ٲسکھ سولَرٕ دہ تہٕ ہاے مَتھنہٕ آمٕژ یوسہٕ تمَن تمہِ اَنہٕ گُٹ کوٗٹھرِ ہنٛز وسٕز یِہہ دار تہٕ مَکر بولَو پیٹھہِ لار پیمٕژ ٲس یتہٕ منٛز تم رأژ ہنٛدِس زیادٕ ترحِصس قأدٕ ٲسۍ تھاونہٕ آمٕتۍ۔ یتھہٕ کنۍ ٲسۍ یِم سبٹھا مصیبت لدباسان۔ تہٕ کرِتھ تہٕ ٲسۍ نہٕ یِم مایوس۔ یِمَن سارنے ٲس ڈیکَن پیٹھ وومید۔

تِیمہِ وزِ یِم ژور شہزادٕ اندر ژاے تہٕ تتھ جایہِ کُن پکۍ یوسہٕ یِہنٛدِ پزٕلنہٕ سزا

بوزنہٕ خاطرٕ مقرر اٚس تمہِ وِزِ اٚس اَتہِ مکمل ژھوپہٕ۔ کینژن مِنٹن ہِنٛدِ وقفہٕ پتہٕ کھول بادشاہَن یَس شرارتہٕ سٟتۍ تھٔرِ اٚس یَمَن یہِ راہ زِ یِمو اوس تہِ کینژھا کوٚر رمُت یُس قتلس برابر اوس تہٕ تِژھ ہِش حرکتھ اٚسکھ کٔرمٕژ یَتھ دیوتاتہِ معاف ہیٚکَن نہٕ کٔرِتھ تہٕ لہٰذا نہٕ سُہ تہِ۔ اَمہِ سٟتۍ دیُت اٚمۍ حُکم زِ یِم گژھَن فورَن قتل کرنہٕ۔

سزا بولنہٕ پتہٕ پَتہٕ آے مارِ واتلِ بڑ وٕنھہ کُن تہٕ تژ اٚوکھ یَمَن قدبن تھُپھ۔ کینژ و وزیر و تہٕ یِم اَتہِ حاضر اٚسۍ ہیوٚت یہِ وَنُن زِ اٚخر کُس جُرم چھُ یِمو شہزادو کوٚر رمُت مگر بادشاہَن بوٗزِ ے نہٕ کینہہ "نیٚو کھ یِم" تمۍ دوٚن "یہٕ وَنو پتہٕ توہہِ یِمو کُس جُرم چھُ کوٚر رمُت۔"

اَمہِ وِزِ ہووژ ورومژٕ اٚکۍ شہزادَن اتھہٕ سٟتۍ اِشارٕ تہٕ تختس بڑ وٕنھہ گنہٕ تروُن پان یَتھ زِ سُہ کیاہ تام وَنُن اوس یژھان۔

بادشاہَن دوٚن "دِیوٚس وَننہٕ۔ مُمکن چھُ زِ یہِ آسہِ کانہہ تیُتھ سر یُتھ پٔتِن دِلک بارلوٚ ژراوُن یژھان یَتھ مَل آسہِ۔ دِیوٚس وَننہٕ، وَننہٕ دِیوٚس۔"

شہزادَن دوٚن "اے بَہلہِ پایہِ تہٕ رحمدل بادشاہ تہٕ میانہِ بَبہٕ۔ یہٕ چھُسے ژےٚ التجا کران زِ میانہِ مرنہٕ برونٛہہ بوز ژٕ میانۍ کتھ۔

پَتھ کالہٕ اوس اَکھ سوداگر یُسنٛد نِچو بالغ سَپدِتھ پڑ ہتھ کارس منٛز سبٕتھے دانا تہٕ چالاک اوس تہٕ بیٚیہ اوس سُہ سبٕٹھاہ رُت تہٕ۔ سوداگرن یوٚژھ زِ اَمِس گوٚژھ سبٕٹھا تجربہٕ حاصِل گژھُن تہٕ اوٚہ سٟتۍ دوٚپُن تَس زِ ژٕ گژھ گُنہِ نیبرِ مِس مُلکس گژھنچ تیاری تہٕ کیاز تُسُنٛد اِرادٕ اوس زِ یہٕ سوزَن یہِ گُنہِ نیبرِ مِس مُلکس سوداہتھ۔ اٚکِس ہفتس اندر کٔر اٚمۍ

نوجوان سوداگرَن تیأری تہٕ دژاو۔ تَس سمکھی واریہہ ازأنی لوٗکھ تہٕ واریہہ عجب چیز تہٕ
وُچھِن۔ ئہ ہکیہٕ تہٕنٛد تہٕ بیٚیتہٕ حاضرن ہُنٛد توجہ واریٚہن دوہَن تمَن ہٕنٛدِس بیانس کٔن
پھرِتھ مگر ئہ چھُس توہہِ صرف اَکھ واقعہٕ بیان کرنٕک اجازت منگان۔

پَنہٕ نِس سفرس دوران سمکھی اُمِس نوجوان سوداگرس ژور نفر یِم پانہٕ وأنی
أکِس معموٗلی ہوٗنس پیٹھ لڑایہِ وان اُسی لأگتھ تیٚمِس تم اورِ یور بے رحم پأٹھی لمہٕ لَم
اُسی کران۔ ''توٗہی کیاز اَکِس چھوا اَکھ أکِس ستی ژوٗان؟'' تمی پرٛژھکھ۔

یِمو منٛزٕ ووٗنُس أکی تنازعہٕ کرَن وألی ''اُسی چھِ پانہٕ وأنی بأرنی تہٕ اَسہِ گُزریاو
حالے موٗل۔ اُسی اُسی پَنہٕ نِس جائداَدِس حِصہٕ کران تہٕ پرٛتھ کانٛہہ چیز سَیُد رِتی
پأٹھی۔ یوٚت تانی ووٗنی اَسہِ تیٚمِس ہوٗنی سُنٛد حِصہٕ کرُن ووت۔ اَسہِ میج سارِنی اَکھ
اَکھ گاو۔ دانہِ توٗ ملکُک میول برابر حِصہٕ، تیرن تہٕ ژھاولین تہٕ کوٚر برابر حِصہٕ۔ مگر یہِ
ہوٗن، کتھہٕ کنی ہکو ن بأگرأوِتھ زِ پرٛتھ کانٛسہِ میلہِ برابر حِصہٕ تہٕ توے چھُ زیٹھ ہیوٗ
بوے ونان ''یہِ چھُ میون'' تہٕ چھُ اُمِس نِنچ کوٗشِش کران ئہ چھُس یژھان یہ گژھہِ
مےٚ تہٕ توے چھُسَس تھچھ تژ اُوِتھ تہٕ میأنی باقٕے زبأے تہٕ چھِ سوچان زِ تم نِے چھُ
اُمِس پیٹھ حق تہٕ توے چھِ اُمِس حأصِل کرنٕچ کوٗشِش کران۔ ژ چھُکھ شاید یِتھ
گژھہِ پیٹھ حأران زِ اُسی کیاز چھِ یِتھ معموٗلی مالس پیٹھ اَکھ أکِس ستی ژوٗان مگر یہِ
چھُنہٕ اَکھ معموٗلی ہوٗن۔ اَسہِ منٛز ترٛاوِ ہے اُمِس پیٹھ کانٛہہ تہٕ خوٗشی سانٛے حق ہرگانہٕ اَسہِ
یہِ پَے لگہِ ہے زِ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ عام جانور۔ سون ٹوٹھ بابہٕ صأب یِیلہِ مَرن سَرِ اوس تمہِ
وِزِ ووٗن تمی اَسہِ یہِ کنی زِ نِنٛوٗن وُہن ساسَن روپیَن۔ مگر اَسہِ کُس دِیہِ اُمِس وُہ ساس

روپیہِ اَسہِ نویہِ بازرتہِ تہٕ لۆکوترٕ ووأسہِ أمِس یۆت ٕقمت کرنس پیٹھ اُسن ۔ اڈٕبو سونچ زِیم چھِ پاگل اڈٕبو سۆنچ زِیم چھِ خوش گپھا کران تہٕ اڈٕبو دِتی اَسہِ یِژھہِ بِنہٕ حماقژ ہتھ چوب ۔

نو جوان سوداگرن وۆنُکھ ''یہِ چھےٚ عجیبے ڈ لیلا ۔ سبٹھے عجیب ۔ توٚہۍ ہیکیٚوٚن نایہِ ہوٚن کمہٕ ہے پہن مولَس کِنتھ؟''

ژوشوٕ ے بارنو وۆنُس بلکل ژٕٹتھ جواب ''نہ ۔ أسۍ ہکو نہٕ تتھ ادلہِ بدل کٕرِتھ یہِ اَسہِ مأڈی چھُ وۆنُمت ۔ تٕمۍ چھُ اَسہِ اَتھ متعلق باند باند کوٚرمُت ۔''

نو جوان سوداگرن گٕریمَن پیٹھ پٔژھ تہٕ سوٚچن زِ یہِ ہوٚن گژھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ یۆت لوٚن ۔ تٕمۍ سوٚنچ زِ بہٕ ہمن یہِ مٔلی، تہٕ اَمہِ ہُر یمانہٕ اوسُس مأڈی دٕنتھ تھوومُت زِگو ڈِنیگ سوداترٕ أوی زہنہٕ اَتھ منزٕ چاہے سہٕ ہیوٚن آسی یا کُٹُن تہٕ بیٚیہِ ہرگاتتھ منزٕ گاٹے تہٕ باسی ۔ لہذا ارۆٹ أمۍ أمی وِزِہوٚن تہٕ دِیٚتنکھ یہِ رقم ۔ پتہٕ یُس باتے سفرأمۍ کوٚرتھ منزٕ میج أمِس ترقی تہٕ کینژٕ ؤہری آوسہٕ پنہٕ نِس مُلکس تہٕ مأڈِس نِشہِ اَکھ سبٹھے امیر تہٕ تجربہٕ کار شخص بٕنتھ ۔

تٕمِس اوسنہٕ وُنہِ سفرٕ پیٹھہِ واپس آمتِس سبٹھا زیادٕ وقت گوٚمُت زِ أمِس گزریاو مول ۔ جایداس متعلق کیٚا ہتانۍ نہ واتنہٕ کٕنۍ اوس یہِ جوان ژھوٚرے تہٕ چھوٚنے ماسوایہِ أسِس نأڈی ہندی پلوتہٕ سہٕ ہوٚن یُس أمِس سبٹھا بڈس رٕتمِس اوس پیوٚمُت ۔ پنہٕ نِس اَتھ مصیبتَس منزٕ گوٚوسہٕ بیٚیس أکِس باپأرِس نِش یُس یمَن جان دوست اوس تہٕ منگِن تٕمِس ہوٚنس پیٹھ روپیس پنداہ ساس پیشگی ۔ أمۍ سوداگرن دِتُس

جلدٕ ے یہِ رقم ۔ رۄپیہٕ رٕٹتھ دڑاوِیہِ نوجوان سوداگرٕ تہٕ لوگُن باپار کرُن تہٕ اَتھ منز آس لوکٹ موکٹ نفع تہٕ ۔

اَتھ دوران گوو دۄ ہمِس سوداگرس یہِ ہۄن سبٹھا ٹوٹھ ۔ سُہ اوس امِس دۄہس پانٕسے ستی نوان تہٕ راتس اوسُس صحنس منز باگ اَکِس ٹکلس ستی گنڈِتھ تھاوان ۔ ہۄنس تہٕ آس ووٚنی اَمِس نِوس مالکس ستی سخت لے تہٕ تس ستی رۄزِتھے اوس سُہ خوش باسان ۔

اکہِ راژ سپُد اَمِس جانورس منز وفاداری تہٕ دلٕکی امتحان ۔ ساری اَسی شۄنگتھ تہٕ پژ بتھ کانٛہہ چیز اوس اَنہِ گٹہٕ وۄلُمت زِ کیٛنہہ ژۄر آے باپٲری سُند گرٕ ۔ تم آے سبٹھے لوٗت پاٹھی وۄن گوو ہۄنس اَسی گن تیز تہٕ کرٕ بُوزِ بھنڈ یُن ۔ اَمی کُر گری گرٕ دُزناونہٕ خاطرٕ زورٕ زورٕ ووٗپھراے مگر کٲنٛہہ گو ونہٕ ہشار ۔ یہِ چھُ پھری پھری ووٗپھراے کران تہٕ اکھٕتے زیادٕ زیادٕ تھٕدِ ۔ ووٚنی ییلہِ اَمی ژۄرگرس منز اژان وُچھ تہٕ اَمی لوگ سبٹھا دیوانہٕ پٲٹھی پۄرٕ زورٕ سان رَزِ دَرسہِ دِی دِی دورن یتھ زِ یہِ ییلہِ گرٕ ھ ہے ۔ اَخرس پیٹھ تتھے ژۄر روسن ہتھ نیرُن ہیوٚت تہٕ رز آیہِ ژھینتھ ۔ ہۄنی ہیٚژ تمن چھُنچی ترٕ اوٕنی مگر ییلہِ وُچھن زِ یمن چھِ ہتھیار اَتھن کیتھ تہٕ سُہ رۄ دپتھ ۔ اَمی کوٚر اندازٕ زِ لڑٲے کرنہٕ ستی گژھہِ یہِ مارٕ تہٕ فٲیدٕ تہٕ پیہِ نہٕ کانٛہہ ؟ اَمی زون بہتر یمن پتہٕ پتہٕ نیرُن تہٕ وُچھن زِ یم کوٚت نِن اَمی سندِس مالکہٕ سندی چیز ۔

ژۄر ریکی تیز تیز وارٕ یہہ دۄر تہٕ وٲتی سڑکہِ ڈٕلتھ اَکِس لوکٹس جنگلس منز ۔

اَتہِ رُکے یم تہٕ کھۄنٛکھ اکھ بۄڈ دوب تہٕ اَتھی منز بۄرکھ یہِ خزانہٕ ۔ اِرادٕ اوسُکھ زِ دُبارٕ

یمَوتہٕ پتہٕ ییٚلہِ ژٕۄ رِہُنٛد شور ییہہِ ہیوٚ تہٕ پتہٕ یمَوتہٕ بأ گراوَ وِیہ پانہٕ وأنٛی۔ وۄنی ییٚلہِ تم بلکُل سڑکہِ ڈٕلتھ اُسی پکان تہٕ ہۄن رۄد اَتھ جایہِ تانی أندی پکھ زمین تھچان۔ یتھ زَن أمِس یِہ جاے وَنہِ روزِتہٕ پتہٕ آو واپس مالکہِ سُنٛد گرٕ۔

صُبحس ییٚلہِ مأ لِک ہِنٛد رِوۄتھ تہٕ اَتہِ وُچھن بڑ ۄ ثُھم درواز اڑٕ وۄتھ تہٕ سارے المارِ تہٕ صندوق یلے تہٕ یہِ کینٛژھا یمَن منٛز اوس تہٕ نٔمت۔ ’’ییٚتہٕ ہاچھِ ژٕۄر ژأمتی‘‘۔ تمی دِژ کریکھ تہٕ چھُ پتُن ریش کڑان تہٕ سِینس دۄ گر دِوان اورٕ یور کران۔ شور بوٗزِتھ آے ہمسایہِ تہٕ أندی أندی سُمتھ ہیوٚ تکھ وَدُن تہٕ۔

’’افسوٗس! افسوٗس‘‘ أکی وۄن ’’ہاے ہۄن اوس وو پھرا ے کران مگر اَسہِ دِیُت نہٕ اورٕ کُن ظوٗنے۔‘‘ بے وۄن ’’مگر ژٕ تے آسہِ ہکھ اَمہِ ستی ہُشار کۆرمُت۔‘‘

سوداگرٕن دِیُت جواب ’’نہ۔ نہ‘‘

ییٚلہِ وۄنی ہۄنی سنٛز کتھ وُژھ تہٕ سوداگرٕن اوٗن سُہ بڑ وٕنہہ کُن تہٕ پاگلہِ ہِنٛدی پأٹھی أمِس اَتھہِ پھِروان چھُ أمِس ستی کتھہِ کران ’’واے ژٕے کتھ ہکیہٕ ہاکھ گرِتھ تہٕ وَنہا کھمے کمٕنی چیز‘‘ اَتھ پتھ روٗٹ ہۄنی أمی سُنٛد دۄ پھُن نۆرِ دندن منٛز تہٕ لوگنس درواز س کُن لمُن۔

أکی ہمسایَن وۄن ’’شاید ما چھُ ہۄنِس پتاہ زِ خزانہٕ کتھ جایہِ چھُ ژھیپِر اُوِتھ۔ مے باسان تۆہی پکِو أمی سے پتہٕ پتہٕ۔‘‘

ہۄن رۄد میلہِ واد بڑ وٕنہہ کُن بروٕنہہ کُن پکان یوٚت تانی سُہ جنٛگلس منٛز تھ جایہِ ووت ییٚتتھ ژٕۄرَو یم چیز أسی دۄبِرتھ تھأوی متی۔ اَتہِ لوگ أمی زمینس پھُن تہٕ

سبٹھے زور زور چھُ میٚژ چھکان۔ سوداگر تہٕ تِمس ستی گمتو تِسند بوساتھیو تہٕ لوگ اُتھ جایہِ کھڑن۔ اُتھ ستی آے یِمَن کینٛہہ رأوی متی چیز وَنہِ تہٕ پتہٕ دژاے سأری چیز تِمن!

سوداگر گو ییٚہ وُچھِتھ سبٹھے خوش۔

"تمۍ ییلہِ یِم سأری چیز پٔتِن گرِ واپس واتناوی تہٕ یِم گرس منٛز زیادٕ محفوظ جایَن تھأوِن تہٕ تِمۍ لیٚچھ نوجوان باپأرس تہٕ تھٕ کٕنۍ چِٹھی۔

"دانأیی، بہادری تہٕ رژر کہِ ٹھکانہٕ تہٕ سارِنے ہنٛدِ ٹاٹھہِ سلام! ژٕ سمکھیچ سخت یِڑھ باونہٕ پتہٕ چھُم وُنٛن زِ بہٕ چھُس چون ہر ہمیشہِ خاطرٕ شُکر گزار نوکر۔ ژٕ دِژ اتھ مۍ کینٛہہ کال برٛ ونٛہہ اَکھ ہوٚن تِمۍ ہوٚنی بچوٚوس بہٕ تباہ گژھنہٕ نِشہِ۔ بہٕ چھسے ژٕ یہِ استدعا کران زِ ژٕ کَن تَن مۍ یہِ ہوٚن۔ ژٕ دِتُن مۍ یہِ ترٛہَن ساسن روپین بدلہٕ یِیمہِ منٛزٕ پنٛداہ ساس روپیہِ ژٕ گوڈٕ چھُکھ دِژمٕژٕ لہٰذا چھسے بیٚیہ پنٛداہ ساس روپین ہنٛز چیک سوزان تہٕ تھٕ کٕنۍ بَنہِ یہِ سأری ترٛہ ساس روپیہِ۔ ہرگاہ ژٕ میوٚن یہِ درخاس قبوٗل کرَکھ بہٕ روزَ ژٕ ہمیشہِ یہِ دُعا کران زِ ژٕ روٗزی نِے ہَرٕ اللہٕ عنایتہٕ سپدان۔"

یہِ چِٹھی بند کرِتھ تھأوِن یہِ ہوٚنس اَسس منٛز تہٕ وٚنُنس ژٕ گژھ پنٛنہٕ نس پرأنس مألکس نِش۔

ییٚلہِ جوان سوداگرن ہوٚن پانس کن دوان دوران یِو ان وُچھ تِمۍ سوٚنچ زِ یہِ چھُ ژٕ لِتھ آمُت۔ لہٰذا یِیہِ اُمۍ سُند موجوٗد مأٛلک اَمس پتہٕ تہٕ منگِم رقم واپس یہِ زن میٚانہِ خاطرٕ وُنی کٔنس ممکن چھُنہٕ۔ لہٰذا کوٚر تِمۍ اِرادٕ زِ بہٕ مارَن یہِ ہوٚن تہٕ پتہٕ ہرگا سوداگر ییہِ تہٕ پٔنُن رقم منگِہ بہٕ ہیکہٕ تِمس وَنِتھ زِ "دِن مۍ پٔنُن ہوٚن تہٕ بہٕ دِمے ژٕ

پۘننِ پننٕسہِ واپس'' مگر یِتہٕ اوس دوکھا، ساسہٕ بۆ دماتما! یِتھے تِمو یہٕ ہۆن مارِتھ ژھٔن تہٕ یہِ گتھ تانی جایہِ یتھہ یہِ ژۆرِ پأٹھی دۆ برووتہٕ چھٕکر پیٚیہِ ہۆنی ہِنْدِ اَسہٕ منٛز۔ نوجوان سوداگرن تُج یہِ چھٹھی کرتہٕ یہِ پٔرتھ پیو بے ہوش گرٕتھتھ تھٔو۔''

شہزادن ۆنی یہِ دٔلیل کأنی جذباتہٕ بٔرتھ اندازٕ یتھ زِ بادشاہتہٕ اَتہِ مۆجوٗ دلوٗکھ سٔپدی اَمہِ ستی زبردست مُتاثر۔ دربارس منٛز گووتہٕ ستھ تہٕ ییٚلہِ شہزادِ کینژن منٹن ژھوہ یہِ گٔرتھ رۆدتہٕ گوڈنِکہِ کھوتہٕ زیادٕ پہن سنجیدگی سان وۆنُن ''اے بادشاہ۔ تُوہہ دِتُو اَسہِ فورن قتل کرنہٕ ہِنٛک حکم مگر أسی چھِ تیتھی معصوٗم یُتھ یہِ بچور ہۆن اوس۔ یتھہ یہِ سٔپد زِ جلدی منٛز یہِ کأم گٔرتھ گٔرھی ژٔرے افسوٗس تہٕ تیمس نوجوان سوداگر سنٛزِ دٔلیل مےٚ ۆنی تِمو ہِنْدی پأٹھی پشتاوکھ مگر وقت آسہِ گۆمُت۔''

بادشاہَن وۆن پھسرایہِ منٛز ''حکم پییہِ تہٕ واپس ننہٕ بہٕ مانہٕ نہٕ أکِ سنٛز یہِ کتھ۔''

اَمہِ پتہٕ تژ ووے شاہزادَن تخٔتس برٛ ۆنہِ گنہِ پان تہٕ دۆپُن زِ مےٚ تہٕ دی تو مرنہٕ برٛ ۆنہِ کینٛہہ وننٛک اجازت۔

بادشاہَن ۆنس دۆچھن اَتھ رَژھ کھنڈ تلکتھ ''وَن''

شہزادَن کۆر یتھہٕ پأٹھی شروٗع:۔

''اے عظیم تہٕ باوقار بادشاہ۔ سبٹھا پتھ کالہِ اوس اَکھ شکأری یُس مانہٕ اوس یِوان تہٕ تیمنے کینژن پکھشن تہٕ جانورَن پیٹھ اوس سُہ تہٕ تسٕنْد عیال گزارٕ کران یِم سُہ جنگلس منٛز ماران اوس۔ دہابٔنیاوزِ أمِس میوٗل نہٕ کہنی۔ سُہ اوس اَمہِ وجہ کِنی سخت

دو کھہٕ ہوٚت تِکیازِ تٔمِس اوس نہٕ پگہہ خاطرٕ گرس منٛز کھینہٕ خاطرٕ کینٛہہ موٗجوٗد۔ لہٰذا رُدٕ سُہ ترٛہن دوہَن جنٛگلن منٛز بڑوٛنہہ بڑوٛنہہ پکان۔ یتھ زِ کینٛہہ ما میلہِم یوٚت تانٛے سُہ اَخرس پیٹھ اَکِس پہرِ نِش ووت۔ یتھ نیبر گنہ کینٛہہ شِکارٕ ہیتھ اَسِ۔ تمو پرٛژھس زِ ژٕ کُس چھُکھ تہٕ کتہِ پیٹھ آکھ۔ تمو ییلہِ یہِ بوٗزِ زِ یہِ اوس کھینہٕ خاطرٕ حالِ حٲران تہٕ ترٛییو دوہو پیٹھہٕ اوسُس نہٕ کینٛہہ تہِ کھیوٚمُت تمو اوٚن کینٛہہ مازتہٕ ژوٚٹ اَمِس بڑوٛنہہ کُن تہٕ وعدٕ کوٚرہَس زِ اَسِ نموتھ ژٕوٗنی رٔژِھ کھنٛجہِ پتہٕ اَکِس تِژھہِ جایہِ ییٚتہٕ ضروٗر ژےٚ شکار میلی۔

اصل پأٹھی کھینہٕ ہن کھیتھ تہٕ آرام کٔرِتھ دژاے سُہ تہٕ ہُمو منٛزٕ اَکھ شُکٲرُک جنٛگلس منٛزٕ اَکِس خاص طرفس کُن تہٕ موٗرکھ اَکھ ہانٛگل۔ کینٛہہ لوٗکٕ جانورتہٕ بیٚیہٕ اَکھ زٕ پکھیش۔ یمَن لوگ نہٕ باقیو شِکار روٗاتھ تہٕ۔

تمو وُنس "نہ۔ نہ۔ یم چھہِ جانٛے۔ ژٕ نِکھ یم فورن پننہِ زنانہِ تہٕ شُرٕبن یم وُنی کمن بوٗچھِ ہتٕ آسَن۔ اَسِ یژھہِ ہاوٕژ واریَس کالس پانس ستی رٔژن ہرگانہٕ اَسہِ خیال آسہِ ہے زِ ژےٚ آسی واپس گرٕ گژھنٕچ واریَہہ فِکر۔ وُن گوو اَسہِ چھےٚ وومید زِ ژٕ سمکھکھ اَسہِ جلدٕ ےٚ دُبارٕ۔"

شُکٲرُک وُنکھ درجواب "یہِ کینٛژھا توہہِ میانہٕ خاطرٕ کوٚروٚتھ تمہِ باپتھ شکریہ۔ یتھ منٛزٕ چھُنہٕ کہنٛہ تہٕ شک زِ بہٕ آسو توہہِ اَکثر سمکھنہٕ یوان تہٕ توہہِ ہوٚبن دوستن مدد کرنہٕ خاطرٕ آسہٕ بہٕ ہمیشہِ تیار۔ ہرگانہٕ توٚہی مےٚ وقتس پیٹھ مدد کٔری ہُوبہٕ تہٕ میوٚن عیال آسہِ ہے موٗدمُت۔ ضروٗر ریمہٕ بہٕ توہہِ نِشہ دُبار۔"

گرٕ وأتتھ وُچھ أمۍ پننۍ زنانہٕ تہٕ عیال بوچھہِ ستۍ مرنس پیٹھ ۔ تم أسۍ تمس پرٛاران پرٛاران لوٗسۍ متۍ تہٕ أخر أسۍ بوچھہِ ستۍ اَتھ حالس واتۍ متۍ ۔ لہٰذا زول أمۍ ڈلۍ ڈلۍ نار تہٕ روٗنُن کینٛہہ ہانگل ماز تہٕ بیٚیہ بنوٗن ژھٹہٕ رَس ۔
ژھجس کیٚنتھ أسۍ تم بلکل ٹھیک تہٕ خوش تمو وُنۍ اکھ أکس پننۍ بتھہِ آمتۍ مُشکل تہٕ کوٚرُکھ جنگلہٕ کِنۍ تمن شکارین دُعایہِ خأریم یمن پیٹھ پیتۍ مہربان أسۍ سپدۍ متۍ ۔

کینٛہہ دوٚہ روٗن شکأرۍ پننہٕ زنانہٕ زِمےٚ پرٛ پننہٕ نٮ۪ن دوستن سمکھنہٕ خأطر جنگل گرٕھُن تکیاٚ زِمےٚ چھُ تمن وعدٕ کوٚر مُت زِ یہ یمو جلدٕ ے توہہِ سمکھنہٕ ۔ لہٰذا گرِ أمۍ کینٛہہ ڈالہِ تیار تہٕ دزاو ۔ باقۍ شکأرۍ گےٚ أمس وُچھتھ وار یہہ خوش تہٕ سبٹھا رتۍ پأٹھۍ کوٚر ہَس خأطر ۔ سہٕ روٗد کینٛژن دوہَن یمن نش ۔ یتھ دوران أمۍ وار یہہ شکار کرۍ تہٕ پتہٕ کوٚرُن طےٚ زِ اَمہِ جماٗژہندِس زِٹھۍ ہنٛزِ مأرۍ منٛزِ کورِ ستۍ کرِ پننہٕ نس نیٚچوس کھاندر ۔ یتھ زِ یمہٕ خاندان دوستی ہریمانہٕ ووٗنۍ رشتہٕ کنۍ تہٕ واٹنہٕ یہَن ۔
کینٛہہ کالۍ سپدیہ کھاندر تہٕ مہرازس آو ہووُ رسال کرنہٕ تہٕ سہٕ گو وار ۔ نصف رأژ باٚ گِ ہیوٗ ییٚلہِ یم بأ ژرٕ اَتہٕ شوٗنگتھ أسۍ تہٕ یم گےٚ شالن ہنٛزِ زبردست وُنگہٕ رایہِ ستۍ ہُشار ۔ مہرنہٕ أس جانورن تہٕ پکھشن ہنٛز بوٗلۍ فِکرِ تران ۔ تمہِ ییٚلہِ ہُشار گرٕھتھ یہِ بوٗزتہٕ تَس آو سمجھ زِ یم أسۍ اکھ أکس ونان ڈریاوَس چھےٚ اکھ لاش پرٕ وسان تہٕ لاشہٕ ہنٛزِ أکس نرِ چھُ اکھ کرٛھہٕ کرِ یتہٕ پانژھ قیمتی لال چھِ لأ گتھ ۔ کانٛہہ اکھ ہرگا گرٕھتھ ہیکہِ ہےٚ تہٕ لاشہِ ڈنٛدِس گُن اَنہِ ہےٚ تہٕ پانژن لالن ہُند یہ کرٛھہٕ کرِ نِیہ ہےٚ تہٕ تتھہٕ کنۍ

سپدٕ ہَن ترٛے رٕژٕ کامہِ دٔریاوگڑھِ ہے گندگی نِشہِ صاف پاژھ قیمتی لال بچہِ ہَن دٔریاوژٕ کِس تل گڑھتھ راونہٕ نِشہِ تہٕ اَسہِ غریب جانورَن تہٕ بنہِ ہے جان کھنہٕ ہنا۔

مہرنہِ ییٚلہِ یہِ بۄزسوٗژھ بسترٕ منٛز تھوٚدتہٕ دژلیہِ دٔریاوَس کُن۔ أمی سُند خانہٕ دار چھُ سونچان یے گیہِ تہٕ گیہِ کوٚت لہٰذا دژاس سُہ لوٚت لوٚت پتہٕ پتہٕ۔ دٔریاوٕ بٹھِس پیٹھ وأتتھ ترٛاوامہِ زنانہِ آبس منٛز ووٚٹھ تہٕ وأژ ھانٛہٕ ترِتھ لاشہِ تانی یوسہٕ زنہٕ گاشَس منٛز کمے اتھہِ أس یوان۔ تمہِ رٔٹ لاش تہٕ اَتھ بٹھِس کُن أنتھ کوٚڈُنس سُہ خوٗبصورت کرٛھہٕ کریُس اَتھ أکِس نٔراوس لأگتھ تہٕ پتہٕ آیہِ واپس گرٕ۔

أمی سُند خانہٕ دار ووت گوڈے گرٕ تِلیاژِ سُہ اوسنہٕ أمی ہنٛدِس لاشہِ کرٛھہٕ کرکڈُنس پژاریٔومُت۔ سُہ اوس سوچان "یہِ کیاژِ گیہِ رأژ ہنٛدِ ییٚمہِ وَقتہٕ دٔریاوَس پیٹھ تہٕ کوٚرُن اَتہِ سران" اَمہِ کِنٛی پییہِ نہٕ أمِس ہنٛدِ رنگرٕ أمی ہنٛزِ زنانہِ گرگاش پێنَس تانی اصل ہنٛدِر۔

خانہٕ دار ییٚلہِ ہنٛدرِ ووٚتھ تہٕ رسمہٕ مطأبق گووٗلۍ ڈٕلی دٔریاوَس پیٹھ سران کرنہٕ۔ اَتہِ ییٚمہِ ستی تمِس وحشت گووتہٕ سُہ پریشان سپُد اوس یہِ زِ یتھ جایہِ أمی ہنٛزِ آشنہِ راتھ کیٚتھ آبس ووٚٹھ أس لأیمٕژ تہٕ أس اَکھ اڈیٚچ کھنہٕ آمٕژ آدٕمی لاش۔ أمی وٕن پانس أندری "میأنی زنانہٕ گوھِہ را کھشی آئی۔ تمہِ چھےٚ یہِ نصف لاش کھیٚمٕژ تہٕ ضرٗر پییہِ سووُنی ازراتھ کیٚتھ تہٕ کھیٚنہٕ باقی ہَن۔ یہِ سوچان کھوٗژ سُہ تَس نِش واپس گژھنَس تہٕ لہٰذا دراوتیأری واپس مألی سُند گرٕ تہٕ مألس نِش یأرِ کمے لوٗکھ نیران

أسی۔

اؤت وأتتھ وؤن تمی ''ببا۔ ژے کیا زِ کوٚرتھٕ مےٚ راکھشہِ ستی کھاندرٕ مےٚ چھُ پؤرٕ ہتھ زِ یہ زنانہٕ چھےٚ اکھ راکھشنی تِکیا زِ راتھ کھیٚیہ تمہِ اکھ انسانہٕ لاش۔ اَمہِ کِس شبوٚتس منٛز ہکُھ ژِ گرٛھتھ تہٕ وُچھکھ دٔریاو بٕٹھس گُن اَمہِ لاشہِ ہُند بچو مُت چھُہ۔ بٔہ کوتاہ بدقسمت چھُس!

یٚیلہِ شکأرۍ یمہٕ گتھہِ بوزِ تہٕ تمۍ سوٚنچ زِ یاتہٕ چھُنہٕ میوٚن نیٚچوٚ پوٚ زونان نہٕ چھُ یہ دیوانہٕ گوٚمُت لہذا ادڑ اوسہٕ ؤلۍ ؤلی أژ حقیقت زانٕنہٕ خأطرٕ۔ یٚیلہِ سہٕ وُنہِ تہنٛد نشہِ دؤرٕ ے پہَن اوس تہٕ مہرنہٕ ہُند مول تہٕ اَمہِ گرٕکۍ بیٚیہ کینٛہہ نفر دژ اے أمس بُتھہِ سلام کرنہٕ تہٕ یہ زانٕنہٕ خأطرٕ زِ أمۍ سُند نیٚچو کیا زِ اوس اچانک تہٕ عجیب پأٹھۍ اَتہِ دژ امُت۔

أمۍ زون زِ دلنأیی چھےٚ یہ زِ أتھ معاملس کھموٚ توٚت تانۍ گتھے یوٚت تانۍ نہ أمس زنانہٕ ہنٛز حقیقت معلوٗم سَپدِ لہذا ووٚن أمۍ شکأرۍ یمَن زِ توٚہۍ مہٕ ہیٚو میأنس نیٚچو سُند کانٛہہ پرواے تِکیا زِ سہٕ چھُ ٹھیک پأٹھۍ گرٕ تہٕ سہٕ اوس میأنۍ ہے وَننس پتھ جلدٕ ے واپس گرٕ آمُت۔ بیٚیہ ووٚننگھ زِ لڑکہٕ ماچھُ وُنہِ پوٚرٕ پأٹھۍ بالغ توے اوسَس مےٚ ووٚنمت جلدٕ ے یی زِ واپس گرٕ۔ توے چھےٚ مےٚ وومید زِ ہرگا سانہِ ڈسۍ کانٛہہ غلطی آسہِ گمٕژتھ دِیو معأفی تہٕ توٚہۍ دِی تو اجازت تہٕ بٔہ نَمن پنٛنۍ نوش پانسے ستی۔

باقٕے شکأرۍ سپدۍ أمۍ ہنٛدِ اَمہِ وضاحتہٕ سٕتۍ پوٚرٕ مطمئن تہٕ موٚنکھ مہرنہٕ روخصت دِیُن۔ اَتہِ کینٛژھا کھٔنتھ دژ او شکأرۍ (مہراز سُنٛد مول) پنٛنۍ نوش ستی ہتھ واپس پنٛن گرٕ گُن۔

تمۍ کٔر کوٗشِش تہٕ رٔودٲمس پتھہٕ پتھے پکان تِکیازِ تس اوس خوف زِ ہرگاہ
پٔزی کٔنز راکھشٕنۍ اَس تہٕ یہ کھینہِ مےٚ۔ تم اُسۍ اَڈہنا تتھے کٔنۍ پٔکۍمتۍ زِ یہ کورِ ہن تھچ
ہش تہٕ بیٹھ اَکس بڈِ تہٕ خوبصورت گلہِ کس شہلس اَکس ناگہٕ پوکھرِ نش۔
شِکٲرۍ اَس یِیمہِ خیالہٕ پانس منٛز ہمت ہش اَنۍ مٕژ زِ میوٗن نچو ما آسہِ ژکہِ خابس منٛز
کھوٗژمُت لہذا ابیوٗٹھ اَمس لرِ تہٕ تموکھبنہٕ چیز ومنٛزٕ کینژھا کڈِتھ یُس اَمس کورِ ہٕنٛدی
مالۍ اَمس ستۍ اوس دِتمُت دِتُن اَمس کھبنہٕ خاطرٕ۔

اَتتھ بیہنا کران چھِ یم کینژھا کھوان تہٕ تھکاتہٕ کڈان تہٕ بییہ پانہٕ وٲنۍ کتھا
باتھاتہِ کران زِ اَتہِ سمے اَنٛدۍ اَنٛدۍ کینٛہہ کاو تہٕ لوگُھ کاوکاو کرُن۔ اَکہِ لنٛجہِ پیٹھ بییس
ترٛان تہٕ اَکہِ گنہِ پیٹھٕ ؤتتھ بییس پیٹھ۔ بیہان لوگ یِموسخت شور تہٕ نظرٲسکھ ماز پھلین
پیٹھ یُتھ زِ موقعہٕ تتھے ترٛاوہن جونٹہٕ تہٕ نہٕن یِمن اَتہِ تُلتھ۔ یِمو منٛزٕ اَکۍ یُس اَکھ بُڈ
کاواوس یوٚژھ خاص پٲٹھۍ یِمن ستۍ دوستی آسہِ ووہار کرُن۔ تمۍ دِژ کاوکاو کران کربکھ
''سُہ کُس نفرا آسہِ یُس میوٗن بوزِ تہٕ میوٗن وَنُن فِکرِ تربس۔ یِیمہِ خوٗبصورت گلہِ کس
موٗلس تَل چھُ اَکھ بانہٕ لالو ستۍ برِتھ تہٕ تتھ بانَس تلہٕ کنہِ چھےٚ ساسَن ہنٛزٕ ساس رِیِیہ
یِمہٕ یتھ گُلس ہوٚکھراوان چھےٚ۔ ہاے آسہِ ناکانٛہہ تیُتھ نفرا یُس تتھ بانس کھنِتھ نبر کڈِ
تہٕ یتھ گُلس تہِ بچاوِ تہٕ اَسہِ تہِ تِکیازِ اَسہِ چھُ اَمہِ کین لنگن پیٹھ اول بنومُت تہٕ بییہ بنہٕ
پانہٕ تہِ تیُتھ امیر یِنہٕ سوٗچتھ یاؤ نتھ ہکو۔'' اَمہِ کورِ بوٗزۍ یِم لفظ تہٕ چھےٚ گرا اَسان تہٕ گرا
ودان۔

یہ وُچھِتھ کھوٗژ اَمۍ سُنٛد ہیٖمرٕ باپہٕ واریاہ۔ تمۍ سوٗنٛچ زِ اَمہِ اوٗس تہٕ ووٗد۔ توٚ

کٔنہِ چھےٚ یہِ راکھشٕنؠ تہٕ چھےٚ مےٚ کھینٛچ تیأری کران۔ تھٔر تھٔرِ لد نبوٚ پرٛژھن اُمس ژٕ کیاہ چھکھ ژ کہِ؟ ہرگاہ ژ راکھشٕنؠ چھکھ تیٚلہِ چھے میٲنؠ درخاس زِ مےٚ ترٛ اوتہٕ یلہٕ۔

یہِ کٲرگیہِ یمہٕ عجیب لفظ بوٗزِتھ وارِیہہ حاران تہٕ دِتٕنس جواب ''بہٕ چھس نہٕ کانٛہہ خراب یا خونخوار مزاجٕچ۔ ژےٚ کیاہ وُچھتھ مےٚ منٛز یا بوٗزُتھ مےٚ متعلق زِ ژےٚ کوٚرتھ مےٚ یتھ ہیوٗ سوال؟''

تٔمۍ وۄنُس ''سو اُڈ کھیٚمژٕ اِنسانی لاش یتھٕ کٔنہِ وأژ راتھ صبحس دٔریاوٕ بٔٹھس پیٹھ۔ ژٕ کیا زِ أسکھ وُنی اَسان تہٕ تہٕ وَدان تہِ سُتہِ اکی وِزِ۔''

تمہِ وۄنُس ''کیاہ! تیٚلہِ وَنہِ یایہٕ؟ ژےٚ چھِیایہٕ پزے یمہٕ وِے وجہو کٔنہِ راکھشٕنؠ باسان؟ یوٚ ہے اوسا میأنِس خاوندس یعنے چأنِس نیٚچوِ سندِ اچانک پأٹھۍ ژلنُک وجہ؟ اوے کٔنہِ اوسکھ ژٕ برابر یوٚت تانی مےٚ پتہٕ پتہٕ پکان؟ یہِ چھا بیقل گی! اَتھ منٛز کیاہ چھُ غلط! بوزأچ حقیقت۔ تمہِ رأژ یٚیلہِ چون نیٚچو میٲنؠ مالیٚن آو تہٕ لپأری آے شال تہٕ لوگُکھ تیوٗت شور زِ أسۍ دۄنوٚے گےٚ ہُشار۔ تمو کٔرِ تمہِ رأژ وارِیہہ زورٕ زورٕ تہٕ وارِیہس وقتس پانٕہ وأنۍ گَتھٕ تہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تعجب زِ تمو أس تمہِ رأژ اَکھ لاش دٔریاوس پیٚٹھ وسان وُچھمٕژ تہٕ تم أسۍ ونان زِ لاشہِ ہنٛزِ أکِس ٹَرِ چھُ اَکھ خوٗبصورت کڑھٕ گرٲ گتھ۔ یہنٛز یہِ بوٗلی سمجتھ سونٛچ مےٚ زِ یہٕ کڑھٕ تہٕ اَنٕن یہِ لاش بٔٹھس کُن تہٕ گرٕ یہِ کڑھٕ گرحاصل۔ وُچھ۔ یہ کیاہ چھُ یہِ، تہٕ ہوٗن یہِ پنٕہ نِس ہیٚنٛہ بابس یہِ اوس أکِس موٚلِژ دَجہِ کھنٛجہٕ وٕلتھ۔ سو لاش ترٛ اُوٚمےٚ أتی بٔٹھس نِش۔ شاید ما آسن پتہٕ شال آمٕتۍ تہٕ تمو آسہِ سو کھیٚمژٕ۔ تہِ چھُنہٕ مےٚ مگر ژےٚ ما آسی خبر۔ یہِ ما آسہِ ہے اُڈ کھبنٕہ آمٕژ

لاش یوسہ شاید چاۓنی نیچوی صُبحس صُبحاۓ وُچھ۔ تِکیاز تِمی اُسس بہ سیٹھ دیاٹھ نصف راژ کیٹھ ڈری یاوس کُن گرٛہان وُچھہِ توے آسہِ تُس باسیوٚمت زِ بہ چھس راکھشز توے تہٕ چھُن یہِ لاش کھیمٕہ۔ توے ژۄل تہٕ سہ۔"

یہِ وُنتھ ترٛووتَمہِ اَسن کھنگالہٕ۔ تہٕ شُکاٗرِس تہٕ پیو اُسن۔

اَمہِ پتہٕ وۄن تَمہِ بڑ ونٛتھ کُن "وُنی اوس ہُتھ گُلی لنجہِ پیٹھ اَکھ کاو، کاو کاو کرِتھ بولان تہٕ ونان زِ یمہِ گُلہٕ کِس مۄلس نِش چھُ اَکھ بوڈ خزانہٕ ژۄرِپاٹھۍ۔ اَمس جاناوارس زٕ گتھ تہٕ ترٛم فکرِ توے آم اُسن تہٕ بیٚیہٕ دِژم یہِ سۄنچھتھ خوشی سٟتی کرِبکہٕ زِ مے میلہِ بیٚیہٕ خزانہٕ تہٕ تتھہٕ کنہٕ واتناوٕ بہ پننہٕ نِس خانہٕ دارس تہٕ باقی عیالس سوکھ تہٕ آرام۔ یہِ چھُنا سأُلم عقلہِ ہنٛز ے کتھ؟ مہربأنی کرِتھ مہ سمجھوم راکھشز یا تِتھے بیٚیہٕ کینہہ۔ بہ چھس یژھان چأنس نیچوی ہنٛزا اَکھ رژا آشنٕہ بنٛزتہٕ سارِنے سٟتی رُت کرُن۔"

شِکاٗری گو ویہِ بوٗزِتھ سیٹھاہ خوش۔ تِمس آیہِ پوٗرِپاٹھۍ پننہٕ نوشہٕ ہنٛزن کتھن پیٹھ پرٛژھ۔ اَتھ سٟتی لوگ یمو دوشوٕیو گُلہٕ کِس مۄلس أندی أندی کھنٛن تہٕ لوٗبکھ لتہٕ یہِ خزانہٕ۔ کینہہ سیٹھا موٕللی لال تہٕ دولت۔ اَمہِ ساعتہٕ چہ خوشی منزٕ ژٹ شِکاٗری یہِ کۄر نالہٕ مَتہِ تہٕ کۄرنس استدعا زِ مے تہٕ میأنس نیچوس دِ معافی زِ اَسہِ اوس چون غلط شک۔

سیٹھا خوشی سان دزاے تم بڑونٛہہ کُن سفرس پیٹھ۔ یہِ اَس سیٹھے خوبصورت سڑک۔ گُلو اَس اَکھ زیٹھ ڈیڈی ہش بناونہٕ یمہِ کہِ شِہلی شِہلی یم سڑکہ ہنٛدِس بڈس جِس پکی۔ پرٛ بتھ قسمچہ خوبصورتی تہٕ ہیٚرٕ ہنٛدی پوش اَسی زمینس پیٹھ تہٕ کولہٕ آسہِ پرٛ بتھ طرفہٕ پانس سٟتی زندگی، طاقت تہٕ خوشی ہتھ پکان۔

شُکاُرِس لُج ترٛلیش تہٕ وۄنُن پننہِ نوشہِ زِ یمو منٛز اَن کُنہٕ اکہِ کولہِ پیٹھہٕ مے ترٛلیش۔ سو درٛا یہِ فورَن تہٕ یانٛی سو ترٛلیش رَٹنہٕ خاطرٕ رُکییہ تہٕ نمییہ اکہِ منہٕ کوٚرس ٹرٛر تہٕ وۄننس گرٛھہِ ناکانٛہہ مہربان بٔنتھ بوٗزِتھ۔ یَتھ کولہِ منٛز چھُ اکھ ژھیپتھ خزانہٕ توٗ کٔز چھےٚ یہِ کول کیٚموٗ ستیٚ بٔرِتھ۔ میوٗن ہے کانٛہہ بوزِ ہے تہٕ یہِ خزانہٕ کڈِ ہے۔ اَمہِ پتہٕ گرٛھہِ ہے یہِ آب صاف تہٕ یم وَتہٕ گژھ یہِ ترٛلیش چھِن تمَن واتہٕ ہے فأید۔ منہٕ تہٕ گرٛہن میٚا دس تکلیف دِیُنہٕ دَگہِ نشہِ یوسہٕ یمَن یموکیٚموٗ کٔز کران چھےٚ آزاد گرٛھتھ عأش یٖیلہِ زن یہِ خزانہٕ لَبن وول تمہِ کھوتہٕ تہٕ زیادٕ پرٛاوِ یہِ تس یٖیرٛھ آسہِ۔

یہِ بوٗزِتھ گیہِ فورَن یہِ کوٗرتہٕ وۄنُن پنٕہ نِس ہیٚہرٕ بابس یُس ڈٔلی ڈٔلی کولہِ پیٹھ آوتہٕ لوٚبن یہِ خزانہٕ۔ یہِ ٹھیک پاٹھی پنٕہ نٕبن ہلہِ گنڈٕ نٕبن گنڈتھ درٛا اے تم بروٗنٛہہ کُن سَفرس۔ یٖیلہِ تم گرٕ نزدیک وأتی شُکاُری وۄن نوشہِ نیرٕ ژٕ برٛ وٚنٛہہ۔ تمہِ کوٚرتی تہٕ تِتھے سو گرِ کس درازس پیٹھ وأژتہٕ سوٗ چھِ پنٕنی خانہٕ دارَن تہٕ اُمِس کُنی زٕنی وُچھتھ آد اُمِس جلدی خیال زِ اَمہِ چھُ میوٗن مول مورمُت تہٕ وۄنی چھےٚ یہِ مے مارنہٕ تہٕ کھینہٕ آمرٕژ۔ لہٰذا اَتھ تُمی اکھ شمشیر تہٕ تِتھے سو برٛ وٚنٛہہ کُن وأژِس تہٕ رااے اُسس مے گرِ خاوند استقبال تہٕ سوچان اُس زِ یہِ ہاوس بوٗ ڈبارٕ خزانہٕ تُمی ژنیہِ اُمس کلہِ ہرتِلتھ اکہِ گأٹھہٕ پَتہٕ ہیوٗ ووت اُمی سُند مول گرٕ۔ نیچوی وۄنُس "بابا۔ شُکر چھُ خدایس کُن زِژ چھکھ تیٚمس خونخوار زنانہِ نشہِ بچومُت۔ روز وۄنی خوش۔ تیٚمہِ یپور روزو وۄنی اُسی محفوٗظ تہٕ امنس منٛز۔ مے ژٕھنی یہِ مارِتھ۔ وُچھ درواز کِنی چھی اُمی سُند خوٗن۔"

یٖیلہِ شُکاُری اَتہٕ اُندی یکی خوٗنہٕ داغ وُچھ تس گوو غش تہٕ پیو پتھر۔ اَمہِ پتہٕ آد

تَس واریَہہ کالی حبس ۔ تُمس کوتاہ دوکھ سَپُد مگر تمہٕ کھوتہٕ تہٕ زیادٕ دوکھ سَپُد اُمس زنانہٕ ہنٛدِس جلد بازخانہٕ دارس پیٹھ۔ تَس اَمہِ مانچ حقیقت ننیہِ۔"

یہِ کہانی ییتس کالَس وَننہٕ آیہِ تیتس کالس اُس اتہ مکمل ژھوپہِ۔ بادشاہَس اوس اَمہِ کہانی ہُنٛد نتیجہٕ پوٗرٕ پاٹھی سمجھ تہٕ دِلس منٛز جاے گُرِتھ گومت۔ چھیکرس وٗنُس شہزادَن "اے بادشاہ۔ سانہٕ بَبا۔ اَسی چھی ژٕ نے درخاس کران۔ ژٕ مہٕ کراَسہِ قتل کرنہٕ کِس معاملس منٛز جلد بازی۔ نتہٕ گژھی ژٕ نے تہٕ پتہٕ تیتھے ہیوٗ دوکھ۔"

یہِ گُرِتھ تہٕ کوٚر بادشاہَن دِل دوٗر تہٕ من٘ز ننہٕ اُمی سُنٛد۔

اَمہِ پتہٕ ترٛوو بے اَکہِ شہزادَن تختس برٛونٛہہ کُنہِ پان تہٕ موٚنگن کینٛہہ وننٛک اجازت۔ تمی وٗن:

واریَہہ وٗری برٛونٛہہ اوس اَکھ بادشاہ ییمس پاز رچھنک شوق اوس۔ اکہِ دوہہٕ گو یہِ بادشاہ جنگل شکار کرنہٕ تہٕ ووت اَکِس تژھہِ جایہِ یوٚت نہٕ یہِ اَمہِ برٛونٛہہ زانٛہہ آمُت اوس۔ تِمس گٲیہِ یہِ جاے تیژٕ خوش زِ اَمی دِیُت حکم زِ ییتھی جایہِ لاگو خمہٕ۔ ییمہِ ساعتہٕ یہِ سپدان اوس تہٕ بادشاہَس لٔج سخت ترٛیش تہٕ ژھانٛڈن ترٛیش۔ رسمہٕ رٔنٛز اُس اُمس ڈٕچھنِس اَتھس منٛز شمشیر تہٕ کھوورس اَتھس پیٹھ اوسُس اَکھ پاز بٔہتھ تہٕ بُتھِ اوسُس جنٛڈٕ۔ بادشاہَن ہیوٚتُ ترٛیش چینٛنہِ زِ پازَن وہراوِ پکھہٕ تہٕ پھرٕن پیالے دُبہٕ۔ نوکر گو وتہٕ اوٗنُن نیہِ آب مگر اَمہِ پھرِ تہٕ دِیُت پازَن آب داَرِتھ اَمہِ وِزِ کھوٚت بادشاہَس شرارت تہٕ کوٚرُن پازَس گرٛزن۔ یینہٕ گو نوکر تہٕ اَنِن ترٛیش مگر ترٛییمہِ پھرِ پیٹھ بادشاہَن پیالَس تھپھ گُرِتہٕ واتنوٗون اُسَس نِشہِ۔ پازَن لاج تتھہٕ

پأٹھی ژھرٕ تہٕ ژھرٕ ٹھ زِ بادشاہَس پھوٚ پیالے وٕسی تہٕ ڈٲلِس انْد ہیتھے جبس۔ تِمس کھوٚت زبردست شرارت تہٕ تلوار تُلتھ ژھٕنٛن یہ پأز بے مأرِتھ۔ اَتھ پتہٕ آوا کھوزیر بزٕ وٕنِہ کُن تہٕ ووٕنُن بنان چھُ پأز ہٕشِدِس اَتھ پھرِی پھرِی تہٕ بظأہر گُستأخی ما آسہِ ہے کانْہہ خاص وجہ۔ خبر اَتھ پیالَس منٛز ما آسہِ ہے کانْہہ خراب چیز۔

پَتہٕ دِیُت بادشاہَن حُکم زِ یِمہٕ کولہِ منٛز نوکرَن ترِیش اُنٛی تتھ دِیُو وارِ پأٹھی نظر۔ کینْہہ دوٗرتانٛی گرٕھتھ اوسہٕ کینْہہ نوٗن یوٗت تانٛی یِم بیٚیس ترٛٹھ کولہِ نِش وأتِ یوسہٕ اَتھ کولہٕ ستۍ رلان اُس۔ اُمیک آب اوس سبز ارسان۔ اَتھ رلہٕ وِنہٕ کولہِ تہٕ کھٕتۍ یِم ہیوٚرِ کُن تہٕ کھِے دوٗرِ رُوٗ چھکھ اَتھ پتہٕ سَبٹھا بوٚڈ اَجدر یِیمہٕ ہٕشِدِ اُسہٕ منٛز سبز لال اُس وسان۔ یہِ اُس زہرِ قأتِل۔ اُمِس بلایہِ دٕچھتھ کھوٚژی یِم تہٕ یُت تیز ممکن سَپدُ کھتیوٚت آے دوان تہٕ دوران واپس ٹھِکانس پتہٕ۔

یِیلہِ بادشاہَن یہِ سأرُے بوٗزُتھ ژھیوٗٹ وَچھ تہٕ رِیش کوٚڈُن مُلہٕ تہٕ ونان رُوٗد۔ "ہاے۔ مےٚ کوسہٕ بانٛبرا اُس؟ مےٚ مور پننے بچاوَن وول۔ میوٚن مأرِ موٚندتہٕ وفادار پأزمُود۔ ہاے بہٕ کیاز پڑاریوٗس نہٕ اُمِس جانور ہٕشِدِ اَمہِ وٕطیر کہہ وجہک پے کڈنس۔"

کینْژَن لمحن ٹھٕہرا وکرنہٕ پتہٕ ووٕن شہزادَن یہِ "اے بادشاہ۔ سانہِ بہٕ۔ اُسی چھِی ژٕے التجا کران زِ اَسہِ قتل کرنہٕ بزٕ وٕنِہ گرٕ ژٕ اَتھ وارِ پٕرژھہٕ گأر۔"

پَتہٕ ہیوٚتُن بادشاہ کُملن ہیوٚ۔ تِمس ہیوٚتُن ملکہِ ہٕنٛدِس وَنس پتہٕ شک ہیوٚ گرٕھُن حالانکہ تَس اوسہٕ یہِ ذہنس منٛز یوان زِ ملکہ ہٕنٛد بن کھور ٹینڈ بن رکتھہٕ پأٹھی

لۄگ خۄن تہٕ تمی ساعتہٕ کتھہٕ کٔر اوس أمی سُند زِیٹھ ہیٛو نیچو أمی ہنٛدِس ذأتی کمرس منز۔

پَتہٕ نِس زِٹھس نیچوس تہٕ وأرِث یُس اوٗت تانٛی لٔد ہتھ ژھوپہٕ گٔرِتھ اوس تَس کُن پھیٖرِتھ وۄن بادشاہَن "مےٚ وَن تہٕ سأئلم یہِ راتھ واقعہٕ سپُد تہٕ ہرگا چانہٕ جوابہٕ ستۍ بہٕ مطمئن گوس تیٚلہِ یکھ ژٕ تہٕ چأنۍ بأے ییٚلہِ ترٛاونہٕ۔ زِٹھی ہوی شہزادن ترٛ وو تختس برٛ وٗنہہ کنہِ پان پتھر تہٕ دِتُن جواب۔

"اے بادشاہ، اے سانہِ ببہِ، چأنۍ رٕژر تہٕ چون رَحم چھُ برٛ ہتھ کأنسہِ فرد بشرس پتاہ۔ أسی کرونہٕ اَتھ معاملس منز توہہِ جواب دِنس منز کانٛہہ تہٕ سرازپری۔ تِکیٛازِ سأنۍ نیت چھےٚ صاف تہٕ اَسہِ چھےٚ پۄر پڑھ زِ توٚہی کٔرِ واَسہِ پتھ بییہٕ تِتھے بھروسہٕ ییٚلہِ توٚہی سون عرض بۄزِو۔

"راتس روندس پتھ گرٛہتھ وۄتُس بہٕ أکِس پہرِ نِش یتہٕ منز اَکھ برہمن تہٕ تسنٛز آشنۍ أس روزان۔ أمِس برہمن سُند عجیب طریقہٕ وُچھتھ گووےٚ تَس کُن توجہ تِکیٛازِ سُہ دراو پہرِ نبر، تہٕ لوگُن آسمانس کُن وُچھن تہٕ پَتہٕ ژاو ترٛاہہ کران واپس لٔدر۔ بہٕ گوس اَتھ جایہِ نکھہٕ یہِن تہٕ بوٗزم زِ تِہنٛد ستارِ اوس بےستارن تباہ کوٚرمت تہٕ اِمیُک مطلب اوس زِ توہہِ اوس أکِس خاص رأژ اندر مَرُن۔ برہمن تہٕ تسنٛزِ زنانہِ درمیان سپد یمہِ کتھ باتھ منز نتیاوےٚ یتہٕ زِ اَکھ سَرُپھ وَسہِ اَسمانہٕ توہہِ مارنہٕ خأطرٕ سُہ اَژِتمہِ دروازٕ کٔنی یُس محل خانہٕ کہِ صحنہٕ کہِ پۄرِ کٔنی چھُ۔ برہمَن وۄن زِ اَمہِ نِشہِ چھُنہٕ بچنٛچ بییہٕ کانٛہہ سبیٖل یوٗت تانٛی تِہنٛد کانٛہہ اُشناو محل خانہٕ کِس صحنس منز تپأرکی دوب

کھنہٕ یپأرٕ سَر پھاٹِر۔ یِمَن دوٚین گرٛ ھ سٕہ آبہٕ تہٕ دوٚدٕ ستی بٔرِن تہٕ پَتہٕ گوٚھکھ پٔٹھہٕ پوٗش ترٛاوُن۔ یتھ زَن سَرُ پھ یمو کٔنہِ نیرتھ پٔتن زہر ہارِ۔ تہٕ یُس شخص یہِ گرِ سٕہ گرٛھہٕ بیٚیہٕ پتہٕ گرُن زِسٕہ گرٛھِ سرپھس محل خانس منٛز اَژنہٕ بروٚنہے مأرِتھ ژھنَن تہٕ أکی سُند کیٚنٛہہ گرم خوٗن تٔھنٛد بن کھور ٹینڈ بن مٔتھُن۔

لہذا اے بادشاہ اے بَبہٕ۔ مےٚ ہیٛژ یہِ کأم پانہٕ مَنٛژِ ئہ اوٗسس مُقرر وقس پٔٹھ محل خانہٕ کس مشرق انٛد کس دورازس پٔٹھ۔ دوب أسی کھنہٕ آمتی تہٕ سأئلم تتھے کٔنی کرنہٕ آمٔت یہِ زَن برہمَن وٗ نمٔت اوٚس۔ سَرُ پھ آو تہٕ مےٚ ژھُن سٕہ مأرِتھ تہٕ پَتہٕ تٔھنٛدِس ذأتی کمرس منٛز أچھ یلہٕ تھأوِتھ اَژنس کھوٗژتھ گنٛڈِم أچھن پٔٹ۔ توے تہٕ گیہ مےٚ یہِ رَژھ غلطی زِ تٔھنٛد بو ٹینڈ بو بدلہٕ موٚتھُم ملکہٕ ہنٛد بن کھور ٹینڈ بن خون۔ تٔھنٛدِس کمرس منٛز ژاونہٕ کانٛہہ تہٕ راکھشَس

"اے بادشاہ۔ اے بَبہٕ۔ ژٕ کیاز ژھکھ اَسہٕ پٔٹھ شک کران؟ أسی چھِ ژأنٛز پٔزی یأرٕ شُری۔ ژٕ ے بوٗزتھ ملکہ ہنٛز کتھ یوسہٕ پَنہٕ غَین شر بن تخٔتس تہٕ بڑبن عہدن پٔٹھ چھے بیٚہناوُن یژھان تہٕ توے کٔرن سأنٛی واگوٗلی۔ اَسہٕ دِیٛت نہٕ توٚہہِ زانٛہہ دھوکہٕ نہٕ یوٚ ژھ توٚہہِ گوٚ ژھ کانٛہہ ضرر واتُن۔

بادشاہَن ترٛ ووشرمہٕ تہٕ افسوٗس کٔنی کلہٕ بوٗن کٔن۔ کیٚنٛہہ منٛژِ پتہٕ ووٚتھ تھوٚد تہٕ یہِ ؤنِتھ کوٚرُن اجلاس برخاست "توٚہہِ بوٗزو۔ ئہ گوٚھہٕ پانے تہٕ ژٕنی راو پٔزر کیاہ چھُ۔"

پٔنٛنی ژور نیٚچوی ستی ہیٚتھ دٔژاو بادشاہ تہٕ ؤچھن کھنہٕ آمتی دوب۔ پٔتھرِس پٔٹھ

ژۄنہٕ داغ ییٚتتھ مۄمُت سَر پھ چھکنہٕ اوس آمُت۔ پَتہٕ گوو سُہ برہمن ہنٛز پہرِ منٛز تہٕ پۄرٕ پأٹھی پرٛژھُن تِمس اَمہِ رأژ ہنٛد بن واقہن متعلق۔ سأرُم وُچھِن پۄ زُے نیران۔

تَمہِ رأژ سَپُد شہرس منٛز زبرست شأدیانہٕ ییلہِ یہ خبر سپز دز لیہِ زِشہزادِ کۄتاہ نکھہٕ اُسی موتس تہٕ تَمہِ کتھہٕ کنِز بچے۔ اَمہِ پَتہٕ سپُد جلدٕ ے یہِ فأصلہٕ زِشہزادِ کرن مُلکس حکوٗمت زِیٹھ ہیۄ نیچو بنیاو بادشاہ تہٕ باقٕے نیچوِ آے وزیر مُقرر کرنہٕ۔ تِم رۄدی سبٹھا صلاح سان تہٕ گرٕ کھ سبٹھا ترقی۔ غریب برہمن تہٕ تِمی کر ہنٛز آشنہٕ آو تِہنٛز باقٕے زندگیہ خأطرٕ سبٹھا کینٛہہ دِنہٕ۔ چالباز تہٕ مکار ملکہ آیہِ موکلاونہٕ تہٕ شہرٕ منٛز کڈٕتھ ژھننہٕ۔ بُڈ بادشاہ گو وٕ جنگلس کُن۔ یُتھ زَن سُہ پۄرٕ پأٹھی عبادت تہٕ یادِ خدا کرِتھ ہیکہِ ہے۔ اَتھ جنگلس منٛز کرٕ تِمی پاکبأزی ہنٛز شہرت حأصِل تہٕ اَخرس مۄد سبٹھا زیٹھ وأنس کڈِتھ۔

(راوی: مکند بابو۔ سۄتھ سرینگر۔ یِمی یہِ دٔلیل چھہ کدل سرینگرٕکس پنڈت مہتاب جُوس نِشہِ اُس بۄزمٕژ)

جۄگی سٕنز کۆر

یہِ اوس اَکھ وقتا عام مُصیبتُک۔ باقین سٕتۍ سٕتۍ اوس اَکھ برٛہمناتہِ اَتھ منٛز ہینہٕ آمُت۔ تٔمۍ اوسنہٕ کانٛہہ کٲما کاراتہِ ہیوٚ چھمُت لہٰذا اوسنہٕ یہِ غریب برٛہمن زِنٛدٕ روزنہٕ خٲطرٕ کہنۍ تہِ ہبکان کٔرِتھ تہٕ کانٛہہ نفرا اوسُس نہٕ دِوان تہِ کینٛہہ۔ سُہ اوس سبٹھا مُشکلس منٛز ہینہٕ آمُت۔ ہرگانہٕ تٔمۍ سٕنز آشنۍ تھٔکِتھ لۄسِتھ کینٛہہ بَتہٕ پھٔلۍ معاوضہٕ رٕنٛگۍ انان آسہِ ہے یِم سۄ تہنٛزِ ہمسایہ گی منٛز اَکِس امیر گرٕس دانہِ مُنٛنس منٛز پلزنہٕ خٲطرٕ زینان اُس تیٚلہِ آسہِ ہے سُہ تہٕ تٔمۍ سُنٛد عیال بۄچھِ بۄچھِ کران مۄ دمُت۔

اکہِ دوہہٕ ییٚلہِ یہِ برٛہمن دوہدچ پۆزا کرنہٕ خٲطرٕ دراو تہٕ اٲمس وۄن زنانہِ "ہے ژٕ کرتہٕ کینٛہہ پرٛارتھنا، کینٛہہ ہُم ہنا یُتھ زِ دیوتا اَسہِ پیٹھ اُنگریہہ کرہَن تہٕ اَسہِ ژٕ ٹ میٚٹ سوزہَن۔

برٛہمَن وۄنُس "ئہ گرٕ۔ بناوژ کینٛہہ یاجہِ۔"

یاجہِ سپٕز تیار۔ برٛہمَن تجہِ یمہٕ تہٕ دراو۔ تٔمۍ تُلۍ ہٕنٛزۍ پوہٕ تلی تہِ۔"

یہِ اوس سۄنتھ کال۔ پژ بتھ انٛدٕ اُس پھٔلے۔ برٛہمن گوو تیز تہٕ دۄرِ پکان یۆت تانۍ سُہ اَخرس تھۆک تہٕ بیۆٹھ تھکھ دِنہٕ خٲطرٕ اَکِس ژۄنٛٹھی کُجہِ تل یوسہٕ اَکِس شور شور

گرِ ونہِ خوبصورت کولہِ ہِندِس ماوٕلِس پیٹھ اُس۔ تِمو سوٗنچ دیتی۔ اَیتی گرِ بہ پوٗزاتہٕ
پرٛارتھنا'' واریہن گاٹن روٗدِ سہ اُتی پوٗزایہِ منٛزِ لین۔ پَتہٕ وۄتھ تہٕ پَنٛنی پوٗتلی برِن
جولنس تہٕ دژاو گرٛکن واپس۔ وَتہِ وُچھ اُمی اَکھ دٕہی رینگ رَسہٕ رَسہٕ ہوٗہس منٛز
ہیوٗرکُن کھسان۔ سہ گوو نکھہٕ پہن تہٕ وُچھن زِیہِ اُس اَکس جوٗگی سِندِ اَگنہٕ کونڈٕ
پیٹھہٕ ووتھان تہٕ یہِ جوٗگی اوس اَتھ نِشہٕ کوٗٹھین پیٹھ بِہتھ۔ احترامہٕ سان نمن کرِتھ بیوٗٹھ
پتہٕ اُمِس لرِ۔ جوٗگی مُشراوِ اُچھ تہٕ پرٛژھنس ژٕ کیاہ چھی وَنُن۔ برہمن ووٗننس پَنُن
سورُے مصیبت تہٕ سہ کتھہٕ پاٹھی اوس اَمہِ دوہہٕ خاص پرٛارتھنا کرنہٕ خاطرِ یہِ وومید
ہِتھ پھیوٗ رمُت زِ دیوتا ہَن یِیہِ تَس پیٹھ دَیاتہٕ کرنس اَتھ روٗٹ۔

یہِ دوکھہٕ ہرٛدٕ ئیل بوٗزِتھ ووٗنس جوٗگی ''نیر گژھ میانہِ کورِ نِش سو چھےٚ ہوٗ کیاہ
ہُتتھ بِہتھ۔ سو ما کری ژٕ مدد۔''

برہمنس باسیاو یہِ عجیب ہیوٗ تہٕ گرِتھ تہٕ گو وسہ اُمِس کورِ نِش تہٕ ووٗننس تی یہِ
اُمی اُمی سِندِس ماٗلِس ووٗنمُت اوس۔ کورِ گو و اُمی سِندی یِم حالات بوٗزِتھ سخت اَثرٕ تہٕ
ہیوٗتُن سخت وَدُن۔ تمِس ووٗتھ روخسارو کِنی ددرلیہ اوٗش تہٕ وُچھو۔ یِسے اوٗش پھیوٗر
پتھرِس پیٹھ پیوٗ تتھ بنیاو پرٛزلون موٗلُل لال۔ تمہِ ووٗنُس ''نیر نہِ یِم۔ یِم چھِ چانی۔''
اَمہِ پتہٕ ترٛ ووتمہِ اُسن۔ تہٕ وُچھو۔ تِمو سِندِ اُسہٕ منٛزٕ ہرے سونہٕ سِندی عالی شان پوٗش۔
''نہِ یِم'' تمہِ ووٗنُس دُبارِ ''یِم چھِ چانی'' پَتہٕ وُژھ سو تھوٗ دِتہٕ وارٕ وارٕ پچ کینٛہہ قدم تہٕ
وُچھو یتی تِمو سِندِ کھورک نِشانہٕ پیوٗ تتھ بنیاوتتھ سون۔ تمہِ ووٗنُس ''سوٗ مبر یہِ سون۔ یہِ
چھُ چونُے۔ ووٗنی چھی ژٕ یہِ واریہن دوہن ہِندِ خاطرِ پانس تہٕ پنہٕ نِس عیالس

کھیاونہٕ چاونہٕ خاطرٕ سبٹھا۔ نیر گژھ وۅنی " برٛہمن گوو خوش تہٕ خوشحال پأٹھۍ گرٕ۔ دیوتا ہوأس تَس مہربأنی کرمٕژ۔ أخرٕ تہٕ أس ژمۍ سٕنز پرٛارتھنا قبوٗل سپنٕز مٕژ۔ ژۍ وۅن پننہٕ آشنہٕ۔ " وُچھ۔ دیوتاہَن آو أسہِ پٹھ عار۔ مےٚ کرٕ وار یہَن گأنٹن پوٗزا تہٕ پرٛارتھنا تہٕ پتہٕ اوُسس گرٕ گن یکان تہٕ اَتہٕ وُچھم اَکھ جوٗگی پننہٕ نِس أگنہٕ کونڈس بٕژ وۅنہہ گنہ ہیتھ۔ مےٚ مہٕ وَن اَمہِ اپور کہنۍ " تمہٕ دۆپ "ژٕ چھکھنہٕ یہِ پوٗزونان۔ ژےٚ چھےٚ یہِ دولت، ژوٗ رأنی مٕژ۔ مےٚ بیہہٕ نہٕ توٚت تانی چون کہنۍ یوٚت تانی نہٕ ژٕ بادشاہَس نِشہِ گژھکھ تہٕ تٔمس ژٕ سورٕے وَنکھ۔ ہرگا بادشاہ چانہٕ کتھہِ ستۍ مطمئن سپد تیٚلہِ مانےٚ بہٕ تہٕ۔ "

یٚیلہِ برٛہمن یہِ زون زِ یہِ چھےٚ پننہٕ گتھہِ پٹھ اکرٛاہ، گتھ ژمۍ تٔلۍ یم لال تہٕ سون تہٕ گوو بادشاہَس نِش تہٕ وۅنُن تَس زِ مےٚ، کتھہٕ کنۍ کرۍ یم حأصل۔ بادشاہ سپد یہِ بوٗزِتھ حأران۔ تہٕ کرِتھ تہٕ کرٕ أمۍ برٛہمنس پرٛژھ تہٕ دِژن أمس کینہہ روپیہ ٹھیلہِ بخشأیش۔

یٚیلہِ برٛہمن سٕنز زنانہِ بادشاہ سٕنز یہِ بخشأیش تہٕ وُچھ تمہٕ تہٕ مون تہٕ اَمہِ پتہٕ کوٚرُن نہٕ سو دولت ورتاوس منزٕ أنس ہراسہٕ یوسہٕ أمۍ سٕندۍ خانہٕ دارن ہیتھہٕ کنۍ عجیب پأٹھۍ تہٕ وقتس پٹھ حأصل أس کرمٕژ۔

اَمہِ مُلاقاتہٕ پتہٕ کیٚہ کألۍ سوٗز بادشاہَن برٛہمنس نادتہٕ پرٛژھنس بیٚیہ ہنا جوٗگ سٕنزِ کورِ متعلق تہٕ برٛہمن سٕنزِ زیوٗ تٔمس متعلق بوٗزِتھ سپد سہٕ سبٹھا مُتأثر تہٕ وۅنُن أمس زِ ژٕ گژھ أمس کورِ ہٕنذِس مإٔلس نِش تہٕ منگس میانہِ خأطرٕ أمس کورِ ہُنٛد رِشتہٕ۔ ژمۍ سوٗنچ

''یِژھ زنانہٕ آسنہٕ کِنِہ کوتاہ فائیدٕ ولتہٕ مےٚ تہٕ میانہٕ سلطنُتھ ہمکو نہٕ اندازٕ ے کٔرِتھ۔''

برہمَن دِتُس جواب ''بادشاہ صأب۔ یِنہٕ ناراضی گژھیوم بٔہ وَنہٕ ہا گژھ۔ وۄنی زَن سَپُد جۄگی مےٚ ناراض تہٕ مےٚ ناسہٕ تژ اسہٕ وۄنُن؟''

بادشاہن وۄنُس ''تہٕ چھُنہٕ مےٚ پتاہ۔ ژےٚ چھی کانٛہہ تیٚتھ تدبیر کٔرُن زِ یہٕ کۄر گژھہِ مےٚ آشنہٕ بنٛنی۔'' اَتہٕ سَپز بیٚیہٕ تہٕ کیٛنٛہہ گژھ باتھ تہٕ پَتہٕ دژ اوبرٛہمن۔

سُہ اوس بَڈٕ پریشان۔ یوسہٕ دولت أمِس کٔہر تانی اَتھس مژ آیے یہٕ سو أسِ أمِسُند بوا اَتھو مژ نِتھے۔ کِنِہ ڈٕلی ڈٕلی واپس نیرِنی ہوان تہٕ تھٕ کِنِہ آمژ أس۔ سُہ کیاہ کَرِ ہے وۄنی؟ گژھُن تہٕ اوُسس مگر سُہ کِتھٕ کِنِہ کرِ ہے یہٕ گژھ تَس اوسہٕ فِکری تران۔

دۄیمہِ دوہہٕ صُبحس دژ اوسُہ تہٕ تھَرِ تھَرِ لدووت جۄگِس نِشہِ یُس وُنہٕ تہٕ تُٹھی جایہِ بیٚتھ اوس بیٚیتھ سُہ أمی گوڈٕ تہٕ وُچھمُت اوس۔

''مےٚ پیٚٹھ کٔرِ ودَیا'' أمی دِژ کریکھ ''تہٕ میأنی گژھ یٔزتو۔'' بادشاہ چھُ تٔہنٛزِ کورِ ہُنٛد رشتہٕ منگان تہٕ تۄت تانی روزِ سُہ بےقرار یۄت تانی نہٕ سُہ اَتھ رشتس متعلق چون اقرار بوزِ۔''

جۄگی وۄنُس ''نہٕ گژھ پریشان۔ نیر تہٕ گژھ وَن بادشاہس زِ چون درخاس چھُ اَسہِ قبۄل تہٕ وَنُس فلأنی تارٛیخس پیٚٹھ وأتی زِ ساٖلری ہیٚتھ کھاندرٕ خأطرٕ تہٕ یِم لۄکھ تَس ستی آسَن تِم گژھَن سأری ستہٕ وَہرِ ہیۄر آسنہٕ۔ نیر گژھ۔ مہ کھۄش۔ مےٚ دِژے ژےٚ زیو۔''

سبٹھاہ خوش گژھِتھ گوو برہمن وُژھِ وُژھے بادشاہس نِش تہٕ وۄنُن تٔمِس

پَتنہٕ اور گژھتھ کامیٲبیہِ ہُنٛد۔ مُقرر کرنہٕ آمٕت تٲریخ ووت۔ بادشاہ آو پَنٕنؠ نوکر چاکر ہیتھ جؠگ سُنٛدِ تہٕ اُمِس آو دُمہٕ دامہٕ سان استقبال کرنہٕ۔ کینٛہہ کالؠ آو وَقتس پیٹھ رسم پالنہٕ۔ پژھتھ کانٛہہ چیز سپد رِتؠ پٲٹھؠ تہٕ پژھتھ کانٛہہ گوو سبٹھا خوش تہٕ پتہٕ دژاو اَتہٕ بادشاہ۔

واپس یِوُن لٔج مہرنہِ سخت ترٛ لیش تہٕ تمہِ منٛج ترٛ لیش مگر یوسہٕ زنانہٕ اُمِس ستۍ اُس تمہ کۄر گنٛشرِ ے۔

مہرنہِ وۄنُس ''ژٕ کیاز چھکھ گنہٕ ڈول دِوان؟''

زنانہِ وۄنُس درجواب ''بہٕ ہیکہٕ نہٕ چون یہِ حُکم مانٕتھ تکیازِ اَتھ دریاوس منٛز چھُ اَکھ سَرُ یھ روزان یُس نہٕ کانٛسہِ اَکِس توٗت تانؠ ترٛ لیش چَنٛس اجازت چھُ دِوان یۄت تانؠ نہٕ سُہ اُمِس ترٛ یشہِ گلس بدلہٕ آدِمؠ اَچھ جۄرہ دِیہ۔''

مہرنہِ وۄنُس ''اِدۍ اَسۍ تَن۔ توتہٕ کیاہ گوو۔ گژھ اَن شرٛ اکہٕ پٕچ تہٕ نہٕ میانہٕ اَچھ کۄرِتھ تہٕ اَن مےٚ ترٛ لیش۔'' یہِ ظالمانہٕ کام سپز تہٕ ترٛ لیش آیہ اَننہٕ۔ کورِ چیٚیہٕ یہِ ترٛ لیش ہِن تہٕ ژٕ جس ژڑ۔''

وۄنؠ یوسہٕ یہِ زنانہٕ اُس یسنٛز کام مہرنہِ وُچھن واشُن اوس سو اُس بڑ کمینہٕ خصلتٕ ہنٛز۔ تمہِ تُل اَمہِ وَقتہٕ اَنہِ گٹیک فایدٕ۔ تکیازِ یمہِ ساعتہٕ یہِ جماعت نصفس پیٹھ ہیوٚ اُس وأ ژھرٕ تمہِ ساعتہٕ اُس راتھ۔ اَمہِ بدأ وِی پتنہٕ مالکنہٕ ہنٛدی پلو پتنہِ کورِ ہنٛد بن پلون ستۍ۔ یمہِ دو شوٚے کورِ آسہٕ اکہ پلہٕ اکے وأنسہٕ ہنٛز۔ اَمہِ پتہٕ بُر اَمہِ جۄگ سنٛز کۄر اَکِس صندوقس تہٕ ترٛ ووٗن سہ دریاوَس تہٕ اَمہِ پتہٕ تھاوِن پنٕنؠ کۄر ڈولہٕ منٛز۔

أمِس کمینہٕ ہنٛز کوٚر رواٚژ محل خانس منٛز تہٕ ژُھس بأگ ییٚلہِ گاش آو تہٕ بے تاب بادشاہ آو أمِس نشہٕ تہٕ وونُنس "وَد، اَس تہٕ پکھ" یتھ زَن أمِس کینٛہہ لال تہٕ سوٗن میلہِ ہے۔ مگر کوٚرگیہِ صرف ہیُولا تہٕ وونُنس نہٕ کینٛہہ۔ ییٚلہِ بادشاہَن یہ وُچھ تہٕ أمۍ بُلاونوو برہمن تہٕ کھوٗلُن تَس اَپُز وننگ تہٕ دھوکہٕ دِنگ راہ۔ براہمنَن بأوٕ پٔنٛز معصومیت تہٕ بادشاہَس کوٚرن درخاس زِ ژٕ پژار۔ أمۍ وۄن بادشاہَس "بنان چھُ یہِ کوٚرما آسہِ اچانک ماحول بدلنہٕ کِنۍ اۄر کنہٕ یۄر دُنہٕ۔"

جۄگی ہنٛز کوٚر روٚز دٔریاوَس منٛز صندوقس منٛز پران تہٕ دوٚیمہِ دوہہٕ لۄب سو:: أکھ دۄلۍ تٔمۍ کٔر ییٚلہِ وُچھ زِ یہ چھےٚ أنۍ تٔمۍ کٔر نیہٕ سوگٔر۔ أمِس دِتُن کھَمن تہٕ پلوتہٕ وینٛزن سو برابر پنٕنۍ کوٚر۔ دوٚیمہِ دوہہٕ ییٚلہِ تٔمہِ دۄلۍ ہنٛدِس لوکٕٹِس باغس منٛز پکُن ہیوٚت تہٕ نٔنیاو زِ أمۍ ہنٛد بٕن کھورن ہنٛدۍ نشانہٕ أسۍ برابر سوٗ ہنٛکۍ نشانہٕ۔ کُمہ تانۍ وۄن أمِس اَتھ متعلق تہٕ تٔمہِ وۄن جواب "مےٚ چھُ پتاہ۔ یہ سوٗمبرأو تہٕ دِیو دوٚبس "بیٚنہِ دوہہٕ آو أمِس کتھ تانۍ پیٹھ اُسن تہٕ أمِس ہٕرے أسہٕ منٛز سونہٕ ہنٛدی پوش۔ یتہٕ آو أمِس وَننہٕ تہٕ تٔمہِ وۄن درجواب "مےٚ چھُ پتاہ۔ یِم نیو بادشاہ ہنٛز آشنہٕ۔ شاید گرٕ ھےٚ سو یِم وُچھتھ خوش تہٕ یِژ ھے یِم مُلی ہینٛز۔ ہرگاہ تہٕ سپُد تہٕ تیٚلہِ وٕنۍ نٕوٕس زِ یِمَن ہُند قمت چھُ انسان أچھَن ہنٛز جوٗری۔"

دوٚب گو محل خانہٕ سونہٕ ہنٛدی پوش ہتھ تہٕ ہأون یِم بادشاہ ہنٛز آشنہِ۔ تٔمۍ ہنٛز موج (مُلکہِ ہنٛز دأے) أُس اَمہِ ساعتہٕ أتۍ ییٚلہِ یہ ووت۔ یہ زَن اندازے اوس زِ نوجوان ملکہ سپٕز یِم پوش وُچھتھ بڈ متأثر تہٕ پرژھُن دوٚبس زِ ژٕ ے کوتاہ گرٕ ھیٚ یِمَن

میلُن۔ أمِ وؤنُس "زٕ آدٕمۍ أچھ۔"

زٕ آدٕمۍ أچھ۔ ملکہِ دوہروأمِ سنٛد وَنُن "تہٕ رِکتھہٕ پأٹھۍ ہیکیے بہٕ دِتھ؟ ژٕ وَن مےٚ کینٛہہ رقم یا کانٛہہ خاص خلعت دِیُن تہٕ ژےٚ میلی سُہ۔ مگر بہٕ کتہِ اَنہٕ چانہٕ خأطرٕ زٕ آدٕمۍ أچھ؟"

دایہِ وؤنُس "بہٕ کرِ تمہٕ چانہِ باپتھ حأصِل" سو ژھ تہٕ گیہِ أتھی لرِ بیٚیس کمرس منٛز تہٕ اورٕ آیہِ لوٗکٹ ڈبہٕ ہناہتھ۔ یتھ منٛز جوٗگی ہنٛزِ کورِ ہنٛزٕ أچھ زٕ آسہٕ۔ دؤبِ رچہٕ یم، مٲلِکانہِ دِتن یم سونہٕ سٕنٛدی پوٗشِ تہٕ دژاو۔ ییلہٕ دؤبِ جوٗگی ہنٛزِ کورِ یمہٕ أچھ دِژ تمہٕ وؤنُس "بہٕ کرٕ شاہ خوش گَیس زِ ژٕ سپدُکھ کامیاب یمہٕ پَھےٚ میانے أچھ۔ ژلکھ تہٕ تھاوُکھ یمہٕ پننہٕ نٔبن کھوٗجن منٛز تہٕ پیٹھہٕ لاگُکھ یہِ أچھ دأدی مَرہم۔ دؤبِ کوٗر رلی تہٕ کورِ آو برابر تتھےٚ پأٹھی واپس گاش۔ یتھ تمِس گوڈٕ اوس۔

ییلہِ بادشاہ تمہِ دوہہٕ شامَس پننہِ آشنہِ سمکھنہِ آو تہٕ اَمہِ کمینہٕ دایہِ ہاوِس یمہٕ سونہٕ سٕنٛدی پوٗشِ تہٕ دِیتُنس یہِ باس زِ یم کرِ مٲلِکانہِ بوٗد۔ اَتھ پیٹھ سپُد بادشاہ سیٹھا خوش تہٕ پننہِ آشنہِ تہٕ أمِ سٕنٛزِ دایہِ دِتن اتھہٕ وؤتھ تژ أوِتھ تحفہٕ۔ تُمۍ سوٗنچ "وؤنی آسہٕ بہٕ جلدٕ سےٚ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز سارِوے کھوتہٕ امیر بادشاہ۔"

کینٛہہ ہفتہٕ گُزرِیا سے۔ اَمہِ پَتہٕ کوٗرنہٕ مٲلِکانہِ کینٛہہ تہٕ بود مگر جوٗگی ہنٛز کوٗر أس دوہے کینٛہہ لال تہٕ سونہٕ سٕنٛدی پوٗشِ تہٕ سون تمہِ حسابہٕ پأدٕ کران یتھ سو وَدِہے، اَسِہے یا پکِہ ہے۔ تہٕ تتھہٕ کنہٕ بنیاو دؤب جلدٕ سےٚ سیٹھا امیر۔ پرٕ بتھ لنٛدٕ پھالیہِ أمِ سٕنٛزِ بےٚ شمار دولژ ہنٛزٕ تہٕ تمہِ سٕری طریقہٕ چہ الگ الگ خبرٕ یمو کنہٕ أمِ یہِ دولت حأصل

کٔر بادشاہس تہٕ لۆگ امیک پئے تہٕ یہٕ شخص بلاوِتھ پُژھن اُمس ژٕنے کمہٕ تدبیر
کٔرِتھ ییٚتس کم وقتس منز یِیہِ زیادٕ دولت حاصل ۔ دۆب اوس سبٹھا کھۆژمت تہٕ تمۍ
وۆن بادشاہس سأئلم پزر۔ تمۍ وۆن "عالی جاہ، جۆگی ہنزٕ کورِ یوسہٕ ژٕ کہِ چاۓ اصلی آشنٕ
چھےٚ تس دِیُت تمہِ زنانہٕ بڈ ظالمانہٕ طریقہٕ دھوکہٕ یوسہٕ تمس کورِ وچھان واشان چھےٚ
یوسہٕ وُنی کِمن ملکہ ہنزٕ جایہِ چھےٚ۔ کھاندر پتہٕ واپس یِوان کٔر امہِ زنانہٕ جۆگی ہنزٕ کۆر
ناجایز طریقہٕ ییٚتھ گتھہِ پیٹھ آمادٕ زِ سو کٔڈ پننہٕ اُچھ پتہٕ ییٚلہِ سوأنی سپزٕ تہٕ تس پتھے اوسنہٕ زِ
کیاہ چھُ سپدان امہِ کۆڈ تس سورے پکو پوشاک تہٕ لوگُن پننہٕ کورِ یوسہٕ وُنی کبس ملکہ
ہٕنتھ چھےٚ۔ پتہٕ لاگ کٔر امہِ جۆگی ہنزٕ کورِ پننہٕ کورِ ہنزی پکو تہٕ اَکس بڈس صندوقس منز بٔرِتھ
ژھنن سو دریاوس پیٚٹھ۔ اَمی ہنزٕ کۆر بہتھ وأژ ڈۆلی محل خانس منزٕ تہٕ جۆگی ہنزٕ کۆر بہتھ
صندوق ووت میوٚن گرٕ۔ مےٚ لۆگ نہٕ وارٕیہہ بزٕ وُنہہ جۆگی ہنزٕ کورِ ہنزٕ بن صفتن ہُنزٕ
پتاہ۔ ییٚمہِ وِزِ تمہِ وۆدیاؤس یا ییٚمہِ وِزِ سو پیٚچ تمیک نتیجہ اوس لالن یا سونہٕ ہنزٕ بن پوشن
یا سونٕکی انبر۔ اکہِ پھِرِ اأنی مےٚ تہنزِ ونس پیٹھ سونہٕ ہنزی کینہہ پوش ملکہ خاطرٕ تہٕ
ییٚمن موٚنگمس زٕ انسان اُچھ قیمت۔ تمہِ وِزِ اَس ملکہ ہنز موج یعنے یہٕ مال ذات زنانہٕ
تٔرٕ۔ اَمہِ دِژ مےٚ سو اُچھ جۆرُی یوسہٕ ملکہ ہنز اُس۔ مےٚ رَچہٕ تمہٕ تہٕ دژاس۔ گرٕ واپس
وأتِتھ دِژ مےٚ ییٚمہِ اُمس کورِ ییٚمہِ اَمہِ تمی ساعتہٕ پننہٕ نین کھوجبن منز ترٔاوِ تہٕ پتہٕ اُچھن
ہُنز مرہم رَژھالا۔ گتھ ہیوٚک اَمہِ برابر پتی می پأ اُٹھی وُچھتھ۔

بادشاہَن وۆن "گرٕھ تہٕ اَنیوٚن جۆگی ہنزٕ کۆر۔ مےٚ تمی چھُ دھوکہٕ کرنہٕ
آمُت۔"

اَمی ساعتہٕ آو دۆب جۆگی ہٕنز کۆر رہتھ۔ بادشاہَن وۆن تَس مےٚ وَن ژٕ
سأرٕے دٔلیل تہٕ اَمی ییٚلہِ بلکُل تمےٚ گتھہٕ دُبارٕ بوزٕ یمہٕ دۆب وَنہٕ مژٕ آسہٕ تہٕ سپُد
مطمئَن۔ اَمی دِیُت اَمی وِزِ حُکم زِ یہٕ کمینہٕ زنانہٕ تہٕ اَمی ہٕنز بیوقوف کۆر گژھِ قتل تہٕ
کرنہٕ مگر دۆب نہٕ تہٕ برہمن واتناوِن تھٔدِس عزتہٕ کِس مقامَس۔ اَمہِ پتہٕ رۆز جۆگی ہٕنز
کۆر اَمِس ہٕتی تہٕ سہٕ رۆد اَمیر کھوتہٕ امیر بنان یوٚت تانی تَمِس تہٕ دولت اُس زِ تُمی
ترأوِ پتہٕ یہِ گُنز راونی۔

(راوی: مکند بابو۔ سوٚتھ سرینگر)

گُلالہٕ شاہ

أکِس مُلکس منز اوس أکھ شِکأرۍ روزان یُس شِکار کرنس منز سیٹھا کامیاب آسنہٕ کِنۍ ناماوار اوس۔ دپان سُہ اوس پرٛتھ دوہہٕ وارِیہن جاناوارن والہٕ وأش لاگان یا ٹاس دِتھ رٹان۔ یِمو منزٕ اوس سُہ کینٛہہ پانس خأطرٕ رٹان تہٕ باقین اوس سُہ کِنان۔ وۄں گوو فضول خرچ آسنہٕ کِنۍ بنیاونہٕ سُہ امیر بلکہِ رۄد زیادٕ زیادٕ غریب گژھان۔ یۄت وُژھ وُژھ تہٕ یۄت زیادٕ أمۍ زۄن تمہِ کھوتہٕ ڈٕلۍ ڈٕلۍ تہٕ ژۄر رٕژۄر رۄد سُہ خرچان۔ خأر کینژَس کالس چلیا ویتہِ ٹھیکے تہٕ کینژَن وُرِین رۄد معاملہٕ خوش پأٹھۍ پکان مگر وارٕ وارٕ ہیوٚتُن یہِ ظأہر سپدُن زِ جاناوار گے کم تہٕ تہٕ آکاش تہٕ بنے۔ تتھہٕ کِنۍ ہیٚژن أمۍ سِنز کامیابی تہٕ ژھوٕکنۍ۔ لہٰذا اوس وۄنی یہِ شِکأرۍ غمگین تہٕ پریشان باسان۔ سونچان اوس زِ یہِ، کتھہٕ کِنۍ روزٕ وۄنی زِندٕ۔

ییٚلہِ وۄنی سُہ اَمے حالہٕ اوس تہٕ أتھ منز بلاۓ وۍ رازٕ ہونزن سأری جاناوار أکِس بڑِس اِجلاسَس تہٕ یِم کم کاسہٕ جاناوار شِکأرۍ سِنٛدِس مُلکس منز رۄدۍ متۍ أسۍ تِم تہِ آے بلاونہٕ۔ یہِ اجلاس اوس بڑٕ بوٚڈٕ تہٕ سأری انتظام أسۍ تیتۍ شاندار زِ بیانہٕ

ہکَن نہٕ سپِد تھ۔ اَتھ اجلاسَس منٛز سپُد واریہہ کیٛنژھہ تہٕ پرٛبتھ کانٛہہ جاناوار اوس تتھ متعلق رُت ونان یہ کینٛہہ ھاکی اَتہٕ وُچھ یابوٗز۔ اَخرس وٗت یہ اجلاس انٛد تہٕ جاناوار وڑاے پنٛنہٕ نس پنٛنہٕ نس مُلکس مگر سولو کٹ چھوکھ یوسہ شِکارِ ہنٛدِ مُلکہ پیٹھہ آمُت اَس سوٗ اَسنہٕ واپس گژھنہٕ خاطرٕ تیار۔ یہ وُچھتھ پرٛژھ راز ہونزَن یمن اَمیک وجہ۔

جاناوارو وُنس "اے رازِ۔ سأنِس ملکس منٛز چھُ اَکھ شِکاری روزان یمی سُنٛد نِشانہٕ سیوٗد موتِک نشانہٕ چھُ تہٕ یمی سنٛز والہٕ وأش فِکرِ تہٕ چھنہٕ تران۔ سأنی تقریبن سأرِے جاناوار برادری مأر اَمی۔ برٛونٛہہ اَسی اَسی سبٹھا زیادٕ تہٕ واریہہ طاقتور مگر وۄنی وُچھوزِ اَسی چھِ سبٹھا کم تہٕ کمزور۔ اَسی چھی ژٕے درخاس کران زِ اَسہٕ پیٹھ کر رحم تہٕ اَسہِ بچاوتہٕ اَمِس ظألم اِنسانٕس نِشہٕ۔

راز ہونزن بیٛلہِ یہنٛدی یم مصیبت بوٗزِ تَس سپُد سبٹھا دوکھ تہٕ یمن پریشأنی کاسنہٕ خاطرٕ کوٗرُن سنٛز۔ اَمِس اَسی زِ بڈی وزیر اَکھ راتہٕ موٗگل تہٕ بیا کھ طوطہٕ یم اَمِس بڈٕ ٹاٹھی اَسی تہٕ یہنٛدی مشورٕ یہ ہمیشہٕ مانان اوس۔ لہذا ابلاوی اَمی یم پانس نِشہٕ تہٕ گوڈٕ ووٗنُن راتہٕ موغلس کُن:

"اے راتہٕ موغلہٕ۔ بہٕ چھس تمام جاناوارَن ہُنٛد حکمران تہٕ توٗہی چھو میأنی وزیر۔ میأنہٕ رعایا ہُنٛد اَکھ حصہٕ چھُ اَکِس شکاری ہنٛدِ کنی بڈ مصیبتَس منٛز یمی ہنٛد بن ژھلَن تہٕ والہٕ وأش مقابلہٕ کرنک یمن طاقت چھنہٕ تہٕ اَمہٕ باوجوٗد تہٕ چھنہٕ پنٛن مُلک ترأوِتھ یرٛژھان گژھُن۔ ژٕے چھی میأنین یمن رعایاہَن ہنٛدِ بچاوُک انتظام کرُن۔"

راتہٕ موغُل گوو حاَران ییٚلہِ اُکہ یہِ مُشکل (کامہِ ہُنٛد) حُکم بۆزِ مگر طوطہٕ سُنٛد گاٹہٕ جارتہٕ ژۆر عٲلم ژٕ تبس پیتھ دِیُتُن جواب:

''راز۔ چون یہِ حُکم ہیکہِ نہٕ میانہِ دوہَس اتھ نہ پیٚنہٕ، کٔنہ میانہِ ذٕسی عملاونہٕ یتھ وۆل گووہر گاتُھنٛد اجازت آسہِ طوطہٕ ہیکہِ یہِ کٲم پوٗرٕ کٔرِتھ۔''

پَتہٕ پھیوٚر رازٕ ہونٛزٕ طوطَس کُن تہٕ تٔمِس دِتُن حُکم زِ یہِ کینٛژھا مے وُنی راتہٕ موغلس حُکم دِیُت سُہ کر ژٕ پوٗرٕ۔ طوطَن مون امی ساعتہٕ تہٕ فرمانبردٲری ہُنٛد اظہار کٔرِتھ دژ اواَتہٕ۔ سُہ گوو یِمَن ناراض پکھشن نِشہِ تہٕ وۆنُنکھ توٚہی کٔرِو صبر تہٕ پننہِ مشورٕ کٔری زبونہٕ، کٔھنی صرف بۆزی زبومیٚو نے وَنُن تہٕ یَتھ پیٹھ تھاَوِوپٔرہ زِ بھگوان کریو توہہِ حلِ مشکل۔ سارِوے جاناوارو کوٚرُس کُنے گتھ اقرار۔

ییٚلہِ شکٲری وُچھ زِ مُلکس منٛز اوسنہٕ اَکھ جاناوارتہٕ روٗدمُت تَس گوو تیٚوٗت افسوٗس یُوت نہٕ زانٛہہ اوسُس گومُت۔ تَس روٗزنہٕ وۆنی کانٛہہ اُمید باقٕے۔ سُہ کیاہ کھیاوِہے زنانہِ تہٕ عیالَس تٔمِس اوسنہٕ فِکری تران تکلیازِ تٔمی اُس نہٕ زِہے بییہٕ کانٛہہ کاما ہیچھمُژ تہٕ نہ اوسُس کانٛہہ خاص دوستا۔ سُہ ییٚلہِ شامس واپس گرٕ اوس یِوان تہٕ شٔری اُسِس اٮ۪ندی اٮ۪ندی سٔمِتھ یِوان تہٕ پرٛژھان زِ ژے کیاہ شکارا کوٚرتھ از تکلیازِ اُسی چھِ بوچھِ ہٮ۪تی تہٕ ییٚلہِ یہِ یورِ اوسکھ ونان زِ ازلوٗگ نہٕ مے، کٔھنی تہٕ تِم اُسی اَکہِ اَکہِ واپس نیران تہٕ یہِ اوس اَکھ سبٹھا دوکھہٕ ہوٚت نظارٕ۔

یہِ معاملہٕ روٗد یتھے ٔکنہ چلان یوٚت تانی جاناوارٕ جلاسہٕ پَتہٕ واپس آے تہٕ شِکٲری ییٚلہِ پَنہٕ نِس اُرکس شٔرِس نِشہِ بوٗزِ جاناوارچھِ بییہٕ ژٔگمتی تہٕ تٔم تُل پٔنُن زال تہٕ

تیر کمان تہٕ دژاو یمَن رٕنٛچ کوٗشش کرنہٕ۔ تِمو وہر وو ترٕ شھ جایہ زال ییٚتہٕ جاناوارن ہُنٛد
یُن سارِوٕے کھوتہٕ زیادٕ ممکن اوس۔ سُہ اوس تیوٗت خشمہٕ ہوٚت تہٕ پۆر اِرادٕ ہیتھ
باسان زِ جاناوار کھوٗژی پٔتمہٕ کھوتہٕ تہٕ زیادٕ تہٕ گٔے طوطَس نِش تہٕ وۄنُکھ اُمِس "فلانہٕ
جایہِ چھُ شکأری زال ترٕ وومُت۔ اَسہِ وَنتہٕ اَسی کتھہٕ کٔنہ بچو تکیٛا زِ اَسہِ چھُ پتاہ زِ ہرگانہٕ
اَسی اُمِس والہٕ واشہٕ لگی تیٚلہٕ مارِ یہِ اَسہِ تیر لاٗ تھ۔"

طوطن دِیُت یمَن اجازت زِ توٚہی روٗ زِ مختلف جایَن کھٕٹتھ تہٕ یمَن کوٚرُن
وعدٕ زِ یہٕ کرِ تُہنٛز مُستقل حفاظتٕ ہُنٛد بندوبست۔ لہٰذا اژٕلی تِم سأری وُڈان وُڈان تہٕ گٔے
جلدٕ بے نظر و دوٗر۔ پتہٕ گو وطوطہٕ تہٕ پۆک سیوٚدُے شکأری ہنٛدِس زالس کُن تہٕ گو
بند۔ مگر اَمہِ پتہٕ آو نہٕ بیِیہٕ کانٛہہ جاناوار رٔٹنہٕ تہٕ شِکأری اوس مایوٗسی کٔنہ تقریبَن دیوانہٕ
گوٚمُت۔ گرِ وأتِتھ آے دوٚہہ شِکی پأٹھی۔ تِہنٛدی بأژ دوان دوان تِمس نِش تہٕ
پُرژھہس زِ کیاہ سپُد ژٕ ئے قسمتہٕ کٔنہ حاصِل "کہِنہٕ نہٕ صرف لوٚگم یہِ طوطہٕ والہٕ واشہٕ"
تِمو دِتُکھ جواب "یہِ چھُ تُہنٛد ے بدقسمت۔"

یی ونان کوٚڈ اُمی پننہٕ دَجہٕ منٛزٕ یہِ جاناوار تہٕ اوٗسُس زنتہٕ یہِ کھینہٕ خأطرٕ
مارُن۔ مگر طوطس گو و اندازٕ زِ اُمِس کیاہ چھُ اِرادٕ تہٕ وۄنُس "ژٕ کیازِ مارکھ مےٚ؟
ژٕ ئے چھی ناپتاہ زِ میوٗن ماز چھُنہٕ کھینس قأبل تہٕ وۄنی ہرگاہ ژٕ کھیکھ تہٕ مےٚ ژٕ ئے کوسہٕ
بو چھہِ ژٕلی میانہٕ سٕتی یہٕ نے چأنی اَکھ ژوٗنپ تہٕ چھُس نہٕ۔ چانہٕ خأطرٕ چھُنا اَمہِ کھوتہٕ
یہِ بہتر زِ ژٕ کٔنکھ مے کأنٛسہِ بازرٕ تہٕ پتہٕ اَنگھ تِتھ قیمتس یہِ مےٚ تِیی کینژن دوہَن ہنٛدٕ
خأطرٕ کھینہٕ چیٚنکی چیز۔"

شِکأرِ کوٚرُس اَتھ گاٹہٕ جارچہٕ گتھہِ اقرار تہٕ اوٚ کٔنز تھوٚوُن یہِ راتس أ کس محفوٗظ جایہِ تہٕ اِرادٕ کوٚرُن زِ بہٕ ووٚتھہٕ صُبحس سُلی ہٕندٕ رِتہٕ نیرٕ یہِ ہٮ۪تھ بازر۔

دوٚیمہِ دوہہٕ ییتھے آفتاب کھوٚت تہٕ شِکأرِ تہٕ ووٚتھ تہٕ دژاو بازر تہٕ چھُ لوٗگُن کُن ہٮ۪کھ دِوان زِ ہے طوطہٕ چھُمے کُنُن۔ کُس ہیٚیہٕ؟ کُس ہیٚیہٕ؟'' کینٛہہ لُکھ رُکے تہِ أمِس جاناوارس وُچھنہٕ خأطرٕ۔ تِمَن گوٚو یہِ سارِنے خوش تہٕ کینٛژو دپیاو ہیموٗن تہِ مگر قیمت أسِس کمے دِوان۔ یِمہٕ کٔنز طوطن یِمَن سٕتۍ گژھنس انکار کوٚر۔ اَمہِ ووہارٕ کٔنز کھوٚت شکأرِس شرارت۔ سُہ اوس ذٔہی دوہَس گرمہٕ تاوِ مژٕ اورٕ یورٕ پکان تہٕ اَمہِ کٔنز اوس سبٹھاتھوٚ کُمت تہٕ مایوٗس۔ ییلہِ سُہ گرٕ ووت تہٕ اَتہِ بیٚیہٕ عیالچ سوے یوٗچھہِ یوٗچھہِ تہٕ تکلیف وُچھِن تَس کھوٚت تیٚتھ اشتعال یِتھ نہٕ کانٛہہ حدٕے چھُ۔ أمۍ کوٚر قسم زِ بہٕ مارَن وُنۍ یہِ طوطہٕ أتۍ تھے۔ بچورٕ پٔکھش۔ أمۍ سوٗنچ زِ أمۍ سنٛز زندگی وأژوٚو نۍ پٔزۍ کٔنز اند۔ تہِ گرِتھ تہِ ووٚن أمۍ شِکأرِس زِ ژٕ کرتہٕ صبر تہٕ بیٚیہٕ ووٚننس ''ژے تری پانٕے فِکرِ زِمے ماچھُ ژٕ یرِ کرنس مژٕ کانٛہہ ذأتی غرض۔ ییتس کم قیمتس پیٹھ بہٕ کِننہٕ یِنس پیٹھ یہِ ژے اَز لوٗکھ دِوان أسی میٚوٗن انکار کرُن أسنہٕ کانٛہہ جہالت۔ مہربأنی کرِتھ زان ژٕ یہِ گتھ زِ میٚوٗن زُو بچاونہٕ خأطرٕ چھسنہٕ بہٕ چون ناشُکر گزار۔ ہرگاہ ژٕ پٔکھہ تانۍ پژار کھتہٕ پَتہٕ مے أ کس رِتس پنجرس مژٕ برِتھ پیٹھہٕ تَتھ خوش یوٗن گُرٕ وٕلکھ تہٕ پَتہٕ مے محل خانہٕ کہِ صحنہٕ کٔنز اورٕ یورٕ پکناوَکھ ممکن چھُ کانٛسہِ بڈس تہٕ امیر شخصس پیٚیہٕ پنجرس پیٹھ نظر تہٕ پژٕ ژھی اَتھ مژٕ کیاہ چھی۔ یِتہٕ ہیکہِ بٔنتھ زِ تِم ہاوَن مے مژٕ جان دلچسپی تہٕ پژٕ ژھَن قیمت۔ ہرگاہ تِ سَپُد تیٚلہِ گری زِ مہربأنی زِ بیٚیہٕ دِی زِمے یہِ طے کرنہٕ۔ بہٕ وَنگھ سیٚوٗ دیأ ٹھکر

زِمے چھُ سبٹھا تھوٚ درقم قمت تہٕ پتہٕ وَنہٕ بہٕ پانے پٔنٕن قمت۔"

شِکارؠ کوٚر بیِیہِ طوطہِ سٕندِس گاٹہٕ جارس اقرار تہٕ موٚنٕن زِ بہٕ کر برابری۔ لہٰذا آودۄیمہِ دوہہِ صُبحس اکھ خوبصورت پنجرٕ تہٕ کُپر اَنِہٕ تہٕ یہِ جاناوار آو اتھ اندر تھاونہٕ تہٕ نیٚؤ یہِ شکارؠ محل خانہٕ کِس حاطس منز۔

امہِ مُلکہٕ کِس بادشاہَس آسہٕ وریہہ زنانہٕ مگر تمہٕ سارے آسہٕ اُکِس ورأے ہانٛتھ یِیمہِ سٕندِ مرِ اُمس اکھ کوٗر اُس زاموٕ۔ یہِ کورِ ہن یِیلہِ بٔڈ بٔڈ گیہٕ تہٕ یہِ اُس تیزٕ رٕژتہٕ مارٕ منز زِ بادشاہس اُس یہِ سبٹھاہ ٹاٹھ۔ یہِ اوسنہٕ اُمس ورأے رۄژِتھ ہبکان تہٕ اُمی سٕنز اُسنہٕ کانٛہہ تِرٕژھ خاہش یوسہٕ نہٕ یہِ پننہٕ پوٗرٕ طاقتہٕ کِنی پوٗرٕ کرنٕچ کوٗشش اوس کران۔ اکہِ دوہہ اُس امہِ یہِ خاہش باوٕمژٕ زِمے گوٚژھ اکھ تیتھ جاناوار اُس کِتھہٕ آسہِ ہے کران تہٕ تتہِ پتھہٕ اوس بادشاہ بٔڈ ٹز کرِتھ تتھس جاناوارس متعلق پرٕژھ گار کران۔ لہٰذا اوس شِکارؠ سُند لیارؠ یُن سبٹھہٕ مُناسب موقعہٕ۔

یِیلہِ شِکارؠ محل خانس بڑوٚٹھی کِنی اور یور کران اوس تہٕ اُتھی منز دژا اولیارؠ بوٚڈ وزیر۔ شِکارؠ کر اُمس سو دِلہِ سلام تہٕ طوطن تہٕ کر یہِ زانتھ سلام زِکوسہٕ تانی بٔڈ شخصیت چھے نکھہٕ۔ یِیلہِ وزیرن پنجرٕ منز سلام بوٗزنہٕ سپُد واریہہ حٲران۔ تمی وۄن" یہِ کیاہ عجیب! یہِ ٹلگھ ناپرٕ تھوٚ دتہٕ بہٕ وُچھہن یہِ جاناوارس یہِ عجیب چیز اچھُ کران۔"

شِکارؠ کوٚر یلی تہٕ وزیر گو وطوطہِ سٕنز دلنائی کھوتہٕ زیادٕ اُمی سٕنز خوٗبصورتی وُچھِتھ رٕچِتھ ہیوٚتہٕ وۄننس بہٕ ہمن یہِ تتھ قمتس یہِ ژٕ وَنکھ یہِ زَن گوڈے طےاوس تہٕ

طوطنے وۄن فورن ٕقیمت ''ارداہ ساس روپیہٕ''

''کیاہ! ارداہ ساس روپیہ؟'' حأران گژھتھ وۄن وزیرن۔

''آ۔ ارداہ ساس روپیہٕ'' طوطن دِیُت بیہٕ جواب۔

وزیرن وۄنُس ''تیلہِ ہیکتھ نہٕ ٔبہ ژٕ ملی ہیتھ مگر میۄن آغہٕ یعنے بادشاہ چھُ یژھان زِ مےٚ گۄژھ چانی پأٹھی گتھ کرنِ وول جانا وار لہٰذا گوژھکھ ژٕ تسی نِشہِ واتناونہٕ یِن۔''

طوطن کۄرُس اقرار تہٕ محل خانہٕ چہٕ بڑٕ وٹھی مہٕ برنہٕ پیٹھ وأتتھ روٗٹ وزیرن پنجرٕ تہٕ ژاو یہِ ہیتھ اندر۔ (بادشاہَس کُن) بۄن کُن نمتھ تھووُ أمۍ پنجرٕ یہِ ونان بادشاہَس برٕ ونہہ کنہِ زِ مےٚ چھُ باسان زِ چھیکرس میۄل توہہِ تہٕ تیچ توہہِ یژ کالہٕ پیٹھہٕ خأہش أس۔ تیتھے پنجرٕ بادشاہَس برٕ ونٹھ کنہِ تھاونہٕ آو تہٕ جاناوارن کُر پۆرٕ پأٹھی بوزن یینہٕ واجِنی سلام۔ اَمہِ ستی سپُد بادشاہ حأران تہٕ سبٹھے بے تأبی سان پرژھنس زِ ژےٚ کتہِ اوٗ ننتھَن ییتھ گاٹل تہٕ شاندار جاناوار'' یہِ چھُ بلکل سۓ جاناوار یُس ٔبہ واریہہ کالہٕ پیٹھہٕ ژھانڈان اوس سَن'' بیہِ وۄننس ''ژٕ کۄتُن یہِ مےٚ۔ ژٕ وَن مےٚ ژےٚ کیاہ گرٕھی تہٕ ٔبہ دِمےٚ۔''

وزیرن وۄنُس ''بادشاہ سلامت۔ یہِ چھنہٕ میۄن۔ مےٚ سمکھ محل خانہٕ کِس صحنس منز اَکھ غریب شکأرۍ أمِس پکناوان تہٕ یہِ زأنتھ زِ توہہِ چھُ تِتھس جاناوار سُنٛد ضرورت تہٕ کرمےٚ گوڈٕ کۆشش یہِ ہیٚنٛج مگر یِیلہِ مےٚ وُچھ زِ أمِس چھُ تیۄت ٕقیمت یُس نہٕ ٔبہ دِتھ ہیکہٕ تہٕ توے وۄن مےٚ أمِس نفرس ژٕ یہِ یور۔ توٚہۍ دِیوٚمےٚ اجازت ٔبہ

اَنِن سہ نفر یُوری۔"

بادشاہَن دیُت حُکم زِ شِکاری انیُون اندر تہٕ یِیلہِ سہ ووت تہٕ بادشاہَن وۄنس زِ ژ کُنِن یہِ طوطہٕ۔ تِمی وۄنُس "وَن مے اَمِس کیا چھُ قیمت تہٕ ژے میلی سہ۔"

تھَرِ تھَرِ سان وۄنُس اَمی نفرن "میانہِ آغہٕ۔ بہٕ ہیکہٕ نہٕ جانوارسُند قیمت وَنتھ۔ مے چھُ پیتے پتاہ زِ یہِ چھُ اَکس بڑِس رقمس مۄلی ہیٚنہٕ آمُت۔ بادشاہ صاب دی تَن حُکم تہٕ جانوار وَنہِ پانے پنُن قیمت۔"

پَتہٕ پھیوٗر بادشاہ طوطَس کُن تہٕ پرژھنس قیمت تہٕ اَتھ درجواب وۄنس طوطَن گوڈنکی پأٹھی "ارداہ ساس روپیہ"

سبٕھے حأرانی سان وۄن بادشاہَن "ارداہ ساس روپیہ۔ سہ گوو زیادٕ۔ وارٕ یہِ زیادٕ ژھکھا مے ستی مخولہٕ کران۔"

تمی کٔر کوٚشِش زِ بہٕ کرِ چُکاوُ کاو مگر طوطہٕ اوس پَنہِ نِس قیمتس پیٹھ تیٚتھے پأٹھی پۄرِ ڈٹتھ تیتھہِ پأٹھی بادشاہ اَمِس (جانوارس) مۄلی ہیٚنس نسبت اوس۔

لہٰذا آیے شِکأرِس ارداہ ساس روپیہ دِنہٕ تہٕ طوطہٕ آو پَنہِ نِس خوٗبصورت پنجرس منٛز بادشاہ سنٛز کُنہِ تہٕ ٹاچھِ کورِ نشہِ واتناونہٕ۔

شِکأری اوس ووٗنی امیر۔ تِمس اوس تالوٗ ٹنگ وۄتھمُت! ارداہ ساس روپیہ! سہ تہٕ اکی دوہہِ۔ سہ آو سبٕھے خوش پأٹھی گرِ واپس تہٕ اَمی ہِند بوٚگرِ کو یِیلہِ یہِ خوشخبر بوٗز زِ تِموتہٕ کوٚر اَمِس سبٕھا خوشی سان استقبال۔

کالُک بَتہٕ کھیوٗکھ۔ یتھ ہیوٗ کھیٚن کھیٚنس اوس یِمَن وقتا گوٚمُت تہٕ اَمہِ پَتہٕ

لوگ یِمو بڑ وٕنہٕ کُن خاطرٕ منصوٗبن متعلق سۄرن سوچُن شروٗع کرٕن۔

شِکارۍ پرٛژھکھ "أسۍ کیاہ کرو یِمن اردا ہن ساسن روپین۔ أسۍ نیرو وۄنۍ یِمہِ مُلکہِ منٛزٕ تہٕ گژھو کُنہِ جان تہٕ بہتر جایہِ۔ بیٚیہٕ ڈُچھ اَسہِ مصیبت تہٕ سختی یا ژ۔ کُنہِ أسۍ روز وۄنۍ تہٕ لاگو یِمو روپیو ستۍ باپار کرٕن۔ دولت تہٕ عزتس منٛز ہُر بر سپد تھ مَشِن اَسہِ سارے پرٛانہِ سختیہِ۔" شکارۍ وۄن زنانہِ تہٕ شُربن کُن۔ "تُہۍ ونو وۄنۍ کیاہ کرو۔"

یِم أسۍ یہِ بحث کران زِ صحنس منٛز وۄتھ اچانک سخت شور تہٕ یِمن سارنے آوازن منٛز ڈِژ کُمی تانی زیادے زورٕ کربکھ تہٕ ہیوٗتُن شکارۍ سُند ناو۔ سپاہَن ہنٛز اکھ چھوکھا أس وأتتھ پیٚمرٕ یِمو یہِ وۄن زِ یِم أسۍ بادشاہَن شِکارِس بلاوِتھ اَنُنہ خاطرٕ سوٗزی ہتی۔ أمِس بچارِس گو وپھرٛٹھ۔ تُمۍ ڈِژ کرٛبکھ "یِم چھامیوٗن ناو ونان۔ میون ناو ہا۔ مےٚ سوٗزا بادشاہَن ناد؟ بادشاہ صأبس کیاہ پو میوٗن یُتاہ ژرٕ ضرورت؟ شاید ما آسہِ سُہ اَتھ سوداہس پتھ پشتاوان تہٕ آسہِ یژھان زِتَس گژھُن پنُنہِ روپیہ واپس۔ نتہٕ ما آسہِ طوطن میأنۍ واگوپی کرٕ ہرٕ۔ ہاے۔ وۄنۍ کیاہ بنہِ؟ بہٕ کیاہ کرٕ وۄنۍ؟

مگر أمۍ ہنٛدی یِم سأرۍ شک سپدۍ غلط ثأبت تِکیازِ بادشاہَن اوس تمہِ کتھہِ باتھِ ہنٛدِس نتیجس منٛز أمس ناد سوٗزمُت یوسہٕ تُمۍ أمی ساعتہٕ طوطس ستۍ کرٕ ہرٕ أس تہٕ أمۍ (طوطن) اوس تُمس پنُن بُنیأدی مقصد بوومُت۔ سُہ اوس یژھان أمِس یہِ حکم دِنُن زِ وۄنۍ چھی ژےٚ سبٹھا پنسہٕ تہٕ وۄنۍ ژھن یہِ شکارۍ آسنُک ظالم کارتہٕ اُوِتھ تہٕ کر کانٛہہ بدل کاربارا۔

شِکارۍ کوٗرُس ڈٕلی ڈٕلی اقرار تہٕ وۄننس مےٚ تہٕ چھُ یی ارادٕ تہٕ بہٕ سوزٕ پنُن

اَنِن سُہ نفر یُوٗرِ۔''

بادشاہَن دِیُت حُکم زِ شِکارِ انیُن اندر تہٕ ییلہِ سُہ ووت تہٕ بادشاہَن وۄنُس زِ ژٕ کٔرِتھ یہِ طوطہِ۔ تِمۍ وۄنُس ''وَن مےٚ اَمِس کیاہ چھُ قمت تہٕ ژٕ مےٚ ملی سُہ۔''

تھَر تھَرِ سان وۄنُس اَمۍ نفرن ''میانہِ آغہٕ۔ یُہ ہیکہٕ نہٕ جانا وارُ سُند قمت وٕنِتھ۔ مےٚ چھُ پتے پتاہ زِ یہِ چھُ اَکِس بٔڈِس رٔقمَس مُلی ہیٚنہٕ آمُت۔ بادشاہ صاب دی تَن حُکم تہٕ جانا وارُ وَنہِ پانےٚ پنُن قمت۔''

پَتہٕ پھیوٗر بادشاہ طوطَس کُن تہٕ پرٕژھنس قمت تہٕ اَتھ درجواب وۄنُس طوطَن گوڈ نکی پٲٹھۍ ''ارداہ ساس روپیہٕ''

سٲری چھےٚ حٲرانی سان وُڈن بادشاہَن ''ارداہ ساس روپیہٕ۔ سُہ گو وزیادٕ۔ وارِ یہہ زیادٕ ژٕ چھکھا مےٚ سِتی مخولہِ کران۔''

تِمۍ کٔر کوٗشِش زِ یُہ کرِ ژکاوُڈ کاو مگر طوطہِ اوس پَنہٕ نِس قمتَس پیٹھ تیتھےٚ پٲٹھۍ پۆرِ ڈٕنتھ تہٕ تتھہِ پٲٹھۍ بادشاہ اَمِس (جانا وارِس) مُلی ہیٚنس نسبت اوس۔

لہٰذا آے شِکارِس ارداہ ساس روپیہٕ دِنہٕ تہٕ طوطہِ آو پَنہٕ نِس خوٗبصورت پنجرس منز بادشاہ سنزِ کُنہ تہٕ ٹاچھ کورِ نشہِ واتناونہٕ۔

شِکارِ اوس وۄنۍ امیر۔ تِمِس اوس تالوٗ ٹنگ وۄتھمُت! ارداہ ساس روپیہٕ! سُہ تہٕ اکی دوہہٕ۔ سُہ آو سٲری خوش پٲٹھۍ گرٕ واپَس تہٕ اَمۍ ہِنٛد بوٗ گرِ کو ییلہِ یہِ خوشخبر بوٗز زِ تِموٗ تہٕ کوٗر اَمِس سٲری خوشی سان استقبال۔

کالُک بَتہٕ کھیوٗکھ۔ یتھ ہیوٗ کھیٚن کھیٚنس اوس یِمَن وقتاً گوٗمُت تہٕ امہِ پَتہٕ

لوگ ییمو بڑ وُنہہ کُن خاطرٕ منصوٗبن متعلق سٕرٕن سوچُن شروٗع کرٕن۔

شِکأری پٕرٛژھکھ "أسی کیاہ کرو یَمن اردأہن ساسَن روپیَن۔ أسی نیرو وۄنی ییٚمہِ مُلکہٕ منٛزٕ تہٕ گرٕ ھوکُنہٕ جان تہٕ بہتر جایہِ۔ ییٚہ وُچھا أسہِ مصیبت تہٕ سختیی یأژ۔ کُنہٕ أسی روز وِینتِکۍ تہٕ لاگو ییمو روپیوٚ ستی باپار کرٕن۔ دولت تہٕ عزتَس منٛز ہُر برسپدِ تھ مَشَن اَسہِ سارے پرٛانہِ سختیہٕ۔" شکأری وۄن زنانہٕ تہٕ شُر بن گُن۔ "وُنو وۄنی کیاہ کرٕو"

یم أسی یہِ بحث کران زِ صحنس منٛز ووٗتھ اچانک سخت شور تہٕ ییٚمن سارنٕے آوازَن منٛز دِژ کمی تانی زیادَے زورٕ کرِکھ تہٕ ہیوٚتُن شکأری سُند ناو۔ سیاہَن ہنٛزٕ اکھ چھو کھا أس وأتِتھ پیٚمژ ییمو یہِ ووٗن زِ یم أسی بادشاہَن شِکأرِس بلأوِتھ انہٕ خاطرٕ سوٗزی ہتی۔ أمِس بچأرِس گو وپھرٕ ٹھ۔ تٔمۍ دِژ کرٕبکھ "یم چھامیوٗن ناو ونان۔ میون ناو ہا۔ مےٚ سوٗزا بادشاہَن ناد؟ بادشاہ صأبس کیاہ پو میوٗن یُتاہ ژھری ضرورت؟ شاید ما آسہِ سُہ اتھ سوداہَس پتھ پشتاوان تہٕ آسہِ یژھان زِتَس گوٚھَن پننہٕ روپیہ واپس۔ نتہٕ ما آسہِ طوطَن میأنی واگوبی گرٕہژ۔ ہاے۔ ووٗنی کیاہ بنہٕ؟ بہٕ کیاہ کرٕ ووٗنی؟

مگر أمی ہنٛدی یم سأری شک سپدی غلط ثأبت تِکیاز زِ بادشاہَن اوس تمہٕ کتھہِ باتھِ ہنٛدِس نتیجس منٛز أمِس ناد سوٗزمُت یوسہ تٔمۍ أمی ساعتہٕ طوطس ستی کرٕہژ أس تہٕ أمی (طوطن) اوس تِمس پنٛن بُنیأدی مقصد بوومُت۔ سُہ اوس یژھان أمِس یہِ حکم دِیُن زِ ووٗنی چھی ژٕ ے سبٹھا پنٛسہٕ تہٕ ووٗنی ژھُن یہِ شکأری آسنک ظألم کار ترٛأوِتھ تہٕ گر کانٛہہ بدل کاربارا۔

شِکأری کوٚرُس وُلی وُلی اقرار تہٕ ووٗننس مےٚ تہٕ چھُ یی ارادٕ تہٕ بہٕ سوزٕ پنٛن

زال تہٕ باقے چیز محل خانہٕ یتھ یہِ ثبوت پیش کٔر زِ یہٕ پھٹر اوٚ نہٕ پٔتن وعدٕ۔ یہِ وژ اواتہٕ تہٕ جلدٕ ے کوٚر بادشاہَن اَکھ فرمان جأری زِ کانٛہہ تہٕ شخص گوٚ ھِ نہٕ مُلکس منٛز کانٛسہِ جاناوارس رٔٹُن یا مارُن تہٕ یُس اَکھ حُکمچ عدولی کرِ تِمس یِیہِ شاہی حُکمس تحت سخت سزا دِنہٕ۔ اَمہِ پتہٕ اوس اَتھ مُلکس منٛز جاناوارن ہنٛز برداریہِ منٛز اَمن تہٕ اطمنان۔ اَمہِ پتہٕ رٕوٗدی یم پرٛنہٕ پیٹھی نوان تہٕ دٕہی دوہَس اُسی فضاہَس منٛز تہنٛدی موٚدری نغمہٕ وَزان روزان۔

بادشاہ سنٛز شُکرگزأری خأطرٕ کوٚر طوطَن محل خانس منٛز نے روزُنک فأصلہٕ۔ شأہی خاندان کِس پرٛتھ نفرس ٲستی تھأوأمی لے تہٕ سارِنٕی گوٚ دِیہِ ٹوٹھ خاص کٔرِتھ شہزادِیوسہٕ پٔتن پوٚرٕ وقت تہٕ خیال أمی سے ٲستی گزاران أس یتھ زِ سوأسنہٕ وۄنی بڑنہم پأٹھی بادشاہَس یعنے پنہٕ نِس مألِس نِش تہٕ گوھان بلکہِ أس ہمیشہِ طوطہٕ سے ٲستی گندان تہٕ گتھہٕ کران تہٕ ونان أس ”اوٚ ہٕ بہٕ کیاہ کرٕ ہر گامیوٚن یہِ مأری موٚنٛد طوطہٕ موٚ دیا مےٚ نِش وٕڈو کٔرِتھ ژوٗل؟ طوطا۔ ژےٚ چھسے بہٕ ٹأٹھ۔ چھسَے نا؟ تہٕ ژ ما ژَلکھ زانٛہہ؟ ژَلکھ ما؟ میانہٕ پرٛزی یارِ مےٚ کروعدٕ زِ ژٕ روزَکھ ہمیشہِ مےٚ ٲستی!“

ییٚلہِ وۄن معاملہٕ تتھے ٲکنی چلان رٕوٗدی بادشاہ ہیوٚتُن قدرتی ناراض گوٚھُن تکیاز ِتَس اُس کوٚرو اریہہ زیادٕ ٹأٹھ تہٕ سہٕ اوسنہٕ یژھان زِ سو گوٚرِ پٔتن سوٗرے وقت طوطہٕ سے ٲستی۔ اکہِ دوہہٕ دِ گرس بأ گ ہیوٚ پرٛ ژھ أمی پنہٕ نِن کینٛہہ وزیرن دوستَن مشورٕ زِ مےٚ کیاہ پزِ کرُن۔ سہٕ اوسنہٕ یژھان نتہٕ ما اوس سہٕ کھوژان زِ سہٕ ژھنہِ ہے طوطہٕ سے مأرِتھ۔ مگر أمِر کر ہے تہٕ کرِ کیاہ؟ تمو دِیُت تَس مشورٕ زِ توٚہی کٔرِو حُکم زِ طوطہٕ گوٚ ھِ

دربارس منز یا باغس منز یا تتھ جایہ ینہٕ یُن یوٚت بادشاہ یُوٗ ژھےٚ زِ اُمی ہنز کوٚر گوٚ ژھےٚ تنز تِکیا زِ یہِ چھُ تو ہہِ پتاہ زِ یوٚت تہِ طوطہِ گوژھہِ توٚتے گوٚ ژھےٚ شہزادِ کرتہِ۔ بادشاہ گوو یہِ مشوٗرٕ بوٗزِتھ خوش تہٕ اَمی ساعتہٕ سوٗزن اَکھ نوکر یُتھ زِ سُہ طوطس دربارس منز انہِ۔ یتھہٕ کنز زن گوڈے وَننہٕ آو زِ طوطس اوس تہِ سأرِلم پتاہ آسان یہِ دُنیا ہس منز سپدان اوس تہٕ سُہ اوس پننہِ مألکنہِ کانٛہہ تہِ خاص خبر ونان۔ لہٰذا سمجھاو اُمی یہِ بادشاہ سُند سُہ منصوٗبہٕ ییمہِ کنز سُہ پننہِ کورِ بینہِ پانس نش انان آسہِ ہے۔ طوطن ووٗنُس برٛونٛہہ کُن ''جان گوو ژٕ گوژھ۔ نیر فورن تہٕ مےٚ تھاو ییتی۔''

شہزادِ کوٚرِ لی۔ وَتہِ سمکھ اُمس بادشاہ سُند یہِ شیٚچھ وول تہٕ پرٛژھنس ژےٚ کوٚت چھی گژھن۔ اُمی دِتُس جواب زِ بُہ سوٗزس بادشاہن طوطہِ دربارس منز اَننہٕ خأطرٕ۔

تمہِ ووٗنُس ''کینٛہہ چھنہٕ۔ ژےٚ چھی نہٕ اور گژھنگ ضرورت۔ بُہ گرٕ پانے بادشاہس ستی گتھ۔ پکھ مےٚ ستی واپس۔ مےٚ چھُ بادشاہ صأب ہیٚ نِشہِ وُنی کبس گژھن۔''

یتھےٚ شہزادی مأرِلس سمکھنہٕ خأطرٕ دزٕلیہِ طوطس پیوٚ پنُن وطن تہٕ پنٛنی پرأنی یار یادتہٕ اُمی کوٚر اِرادٕ زِ بُہ گژھہِ تمن نِشہِ تہٕ توٚت تانی ولتہٕ واپس یوٚت تانی شہزادی واپس ییہِ۔ لہٰذا اژھنہِ اُمی پننہِ کینٛہہ پرٛانہِ تہٕ پھُچہ مۄتہِرِ کڈِتھ۔ یُتھ زِ یہِ زیادٕ خوٗبصورت باسہِ ہےٚ تہٕ ییمہٕ (تیرِ) اُتی فرشس پیٹھ ترأوِتھ دزٕ اوسُہ۔ یہِ ووت ٹھیک پأٹھی پنُن وطن تہٕ پننیو دوستو تہٕ اُشناوَو کوٚرُس وَژھےٚ وأنٛجہِ استقبال۔ تم سأری سپدی دُبارٕ سمکھنس پیٹھ

سبٹھاخوش تہٕ ییتِس کالس دۄ رروزنہٕ پتہٕ آسہٕ ییمِن وارِیہہ گتھہٕ وَننہٕ۔ تِمن آسہٕ نہٕ پۄر پاٹھی گتھہٕ کرنہٕ موکلانے تہٕ ییاَرِ رۄ دوقت تہٕ ژلان یۄت تانی شامہٕ ژھایہٕ ہیرٕن گرشہنہٕ تہٕ طوطس پیو یاد زِ اَمِس چھُ نیرُن۔ لہٰذا مون نہٕ اَمی اَتہٕ بیہہٕ گاٹٕس کھنڈس روزنہٕ باپتھ دوستَن ہُنٛد زار پارٕ تہٕ پگہہٕ مُژ رِتھ کوٚرُن اَتہٕ وُڈٕو۔

واپس یُون وۄتھ طوطہٕ سمندر بُٹھس نکھہٕ اَکِس باغس منٛز یۄن ییتہٕ وارِیہہ کم یاب تہٕ خوبصورت پوش اَسی وو پدٕ گمتی۔ اَتہٕ ژٕٹن زِ ساریوے کھوتہٕ خۄبصورت (پوش) تہٕ آو واپس شہزادِ نِش۔ وۄن گو وشہزاٗدی اَس دربار پیٹھہٕ وارِیہہ کال بڑ وٕنہہ واپس آمٕژ تہٕ ییلہٕ نہٕ اَتہٕ طوطہٕ وُچھنے تہٕ اَسس سخت فِکر پیٚمٕژ تہٕ اَمہٕ پتہٕ کیٚہ کاٗلی ییلہٕ اَمہٕ پتھرِس پیٹھ کینٛہہ پھیٚمٕژ تیٖر وُچھن تِمس سپُد انتہائی دوکھ۔ اَمہٕ سوٚنٛچ زِ ضرور چھیٚ کانٛہہ براَرکرس منٛز ژاَمٕژ تہٕ اَمی سُنٛد ییہٕ خوبصورت جاناوار نِمت۔ کاٗفی وَدنہٕ تہٕ ماتم کرنہٕ پتہٕ گیہٕ سو بادشاہس نِشہٕ تہٕ وُنی نَس پنٛنی ییہٕ دوکھہٕ ہٕنٛژ دٔلیل تہٕ تِمس کوٚرُن درخاس زِ ژٕ دِ حکم زِ چاٗنِس مُلکس منٛز ییتہٕ کُنہٕ براَرا نظرِ گژھِ سو گژھِ مارنہٕ ینٛی۔ یُدوَے زَن بادشاہس طوطہٕ سُنٛد زیادٕ پھیوٗ رنہٕ مگر سُہ اوس پننہٕ کورِ خوش یژھان گرُن لہٰذا دِتُن امی وِزِ حکم زِ مُلکس منٛز ییتہٕ تہٕ کانٛہہ بڑاَر نظرِ گژھِ سو گژھِ تمی ساعتہٕ مارنہٕ ینٛی۔ اَنہٕ گوٚٹ گرشھنہٕ برو ٹھے آسہٕ ہَتہٕ بِزٕ بڑارِ مارنہٕ آمٕژ۔

مگر شہزادِ بچارِ میوٗل نہٕ اَمہٕ انتقامہٕ کُنی زیادٕ سوکھ۔ سو آیہٕ واپس پننہٕ نَس کمرس منٛز۔ درواز کوٚرن بنٛد تہٕ رۄ زتوٚت تانی وَدان یۄت تانی ہیکتھ اَسس۔ دوکھہٕ ہٕنٛژ رۄ زسو باکہٕ دِوان "میانہٕ طوطو، میانہٕ طوطو۔ مےٚ کیازِ ترٛ ایامکھ ژییتہٕ؟ ژٕ دژ ایے یَس

گوڈنکہِ پھِرِ ژنٛے نِشہِ۔یہِ کیاہ ظُلما کوٚر تھَم‘‘۔ یِتھہٕ کنٛی رُوٗز سو پننہٕ نس پالتو سأتھیس پیٚتھ ماتم کران۔تَمہِ رأژ وَچہِ تمہِ سبٹھاسبٹھا ژیٚری اُچھ تہٕ یِیلہِ وۄن تَس نِنٛدرآیہِ تہٕ سو آیس سبٹھہٕ گَمس کالس۔سو گیہِ بیٚیہِ ہُشار تہٕ پھِری پھِری اوٗسُس قدرتی اُتھی دہ کھَس گُن خیال گژھان۔سو دژایہِ بسترٕ منٛزٕ نبر تہٕ کوٚرُن اِرادٕ زِ یُہ دِمہٕ پانس پھاسی تہٕ گژھہٕ اَمہِ غمہٕ منٛزٕ آزاد۔تَمہِ کوٚر یہِ تدبیر زِ اَکھ رَز گنٛڈٕن تالوچہِ اَکِس گرِ تہٕ اَتھ تٔرِ وۄن گنٛڈ تہٕ وۄنۍ اَس اَتھ منٛزٕ پنٛن گلہٕ برٕنس تیار زِ اُتھی منٛزٕ ژاو دارِ کنٛی وُچھ دِتھ طوطہٕ اندر۔ ہرگا بیٚیہِ اَکھ ژٕیہہ ژیٚری گیاو تہٕ طوطہٕ وُچھ ہے پننہِ مالکنہِ بدلہٕ تَسنٛز لاش۔ سو کوسہٕ زیٚو آسہِ یو سہٕ وٕنتھ ہیٚکہِ تہٕ سُہ کُس قلم آسہِ یُس سُہ تَمہِ ساتٕچ اُکی سنٛزٕ حأرانی تہٕ بے سنٛزٕ خوٚشی بیان ہیٚکہِ کٔرِتھ یِیلہِ تَم پانہٕ وأنٛی سمکھی۔شہزادِ روٗٹ طوطہٕ چیرٕ سینس سٟتی تہٕ ددرایہِ ہوٗرُن اوٗش تہٕ وۄننس زِ مے باسیاو ژ چھنگھ کأنسہِ بڑارِ کھیوٗمُت تہٕ تَمہِ کنٛی کوٚر مے بادشاہ مجبوٗر زِ سُہ کڈِ حُکم یُتھ زِ مُلکس منٛزٕ سارے بڑارِ گالنہٕ ینٛن تہٕ تَمہِ پَتہٕ یِتھہٕ کنٛی باسیاو مے پنٛن پان گُنے زوٗن تہٕ بے بَس زِ مے کوٚر پان مارنُک فأصلہٕ تِکیازِ یُہ ہیٚکہٕ ہانہٕ ژنٛے ورأے زِنٛدٕ روٗزِتھ۔طوطہٕ گووأکی سنٛزِ یہِ دٔلیل بوٗزِتھ تیٚتھ مُتأثر زِ تَمِس گو والہٕ پَلہٕ یہِ وَنُن تہٕ مُشتھے زِ ژ گژھ فورَن بادشاہَس نِش تہٕ سُہ نِیاو ناوُن معصوم بڑراہن متعلق ظأِلم حُکم واپس۔

اَمہِ پَتہٕ کینٛژس کالس روٗدی یِم دوٚنوے لنٛد ہبتھ ژھوپہ کٔرِتھ اَکھ اُکی سنٛزِ خوٚشی منٛزٕ رأژ دِتھ ہوی۔چھیکرس تہٕ گٔر طوطن گتھ۔تِمی وۄن پننہِ مالکنہِ زِ سُہ کیازِ سپُد تس یِتھہٕ کنٛی اچانک اُتی ترأوِتھ نیرٕنس تہٕ پنٛن وطن تہٕ لوٗکن نِشہِ گژھنس مجبوٗر تہٕ بیٚیہِ وۄننس

پَتہٕ زِ تٔمِن نِشہِ کیاہ بوٗز مےٚ تہٕ وَتہِ کیاہ وُچھُم تہٕ پَتہٕ گٔرۍ نٕس تم زٕ خوٗبصورت پوش پیش یِم اٰۍ سمندرس نکھہٕ باغہٕ منٛزٕ ژٕٹتھ اٰسۍ اٰنۍ ہٕتۍ۔ یِم خوبصورت پوش وُچھتھ تہٕ یِمَن مُشک ہیٚتھ گیہ شہزاٰدۍ بے ہوش۔ اَمہِ اٰسۍ نہٕ اَمہِ برٛ وٕنہہ تِتھۍ خوبصورت تہٕ تِتھۍ مُشکدار پوش وُچھمتۍ۔ یێلہِ سوحبہٕ آیہِ سوٗگیہٕ تہٕ ہاوِن یِم بادشاہَس۔ بادشاہ تہٕ ساٰری درباٰرۍ گے یِم پوش وُچھِتھ حاٰران۔ تِتھۍ شاندار پوش اٰسۍ نہٕ یِمَو وُچھمتۍ زانٛہہ تہٕ نہ اٰسِکھ سوٗ چمتۍ زانٛہہ۔ بیٚیہِ یِتھ شاندار مُشک تہِ یُس ساٰرۍ سے محل خانس پھاٰلیا و یُتھ زِ یِم مُلازِم تہٕ نوکر دوٗر دوٗر تانۍ پَنہٕ نِنہِ گرن منٛز روزان اٰسۍ تِمو تہِ ژیوٗن یہِ تہٕ اَکھ اٰکِس اٰسۍ پرٛژھان زِ یہِ (مُشک) کتہٕ آو۔

بادشاہَن پرٛژھُس ”ژےٚ کتہٕ اٰنتھ یِم؟“

شہزادِ وَنُس ”مےٚ دِتۍ یِم طوطَن تہٕ تِمۍ وَن زِ یِم چھِ سمندرٕ بُٹھس نکھہٕ پٔرِ ین ہنٛدِس بادشاہٕ سنٛزِ کورِ ہنٛدِ باغہٕ کیو پوشہٕ گُلو پیٹھہٕ ژٕٹنہٕ آمتۍ۔ تیتہٕ چھِ تِتھۍ بہہ ساس پوش تہٕ پرٛ بتھ اٰکِس چھُ بہہ ساس روپیہ مول۔“

بادشاہَن وَن ”پوٗز چھُ۔ پوٗز۔ تِتھۍ ہوی پوش گژھَن جلدی آسنۍ!“

پَتہٕ وَنُس شہزادِ زِ ژٕ سوزُن کانٛہہ تہٕ مےٚ خاٰطرٕ اناو تِتھۍ کینٛہہ پوش۔ یہ اوس تیٚتھ درخاس یُس سبٹھا مُشکل پوٗرٕ گرُن اوس تہٕ گٔرتھ تہٕ وَنُس بادشاہَن زِ بہٕ گرٕ کوٗشش تہٕ فورَن سوٗزِن نفر یِم (پوش) ژھانڈنہٕ خاٰطرٕ۔ وارِیہو دوہو پَتہٕ پھیرۍ یِم نفر واپس تہٕ وَنکھ زِ تِمَن چھُ یہِ یقین زِ تِم ہیٚکَن نہٕ یِم پوش زانٛہہ تہٕ حاٰصل کٔرِتھ۔ وۄں گوٚو بادشاہَن تہٕ ترٛاٰو نہٕ جلدی یِم پوش ژھانڈنٛچ کوٗشش۔ تِمۍ دیُت حُکم زِ

دُنیا کین مختلف مُلکن گژھن چِھ یِنہٕ لکھنہٕ یِمن منز یہ لکھنہٕ یِیہ زِ آیایم پوش ہکہٕ نا کُنہِ میلتھ تہٕ وعدٕ کوٚرُن زِ سُہ دِیہ یِنٛزِ مارٕ منز کوٚرُ تَس شخص نیتھری بامے سُہ یُس آسہِ تہٕ سُہ یُس یم (پوش) اُمِس خاطرٕ اُنتھ دِیہ۔ یِی آو کرنہٕ مگرٕ ریہ وادگُزرِتھ تہٕ ننیاونہٕ یِمن متعلق کینٛہہ۔

اَمہِ برٕ ونٛہہ اوس اُمِس بادشاہٕ ہِندِس مُلکس منز اَکھ باپارٕ روزان یُس سبٛتھٕہے زیادٕ مالدار اوس تہٕ پننہِ دولتٕ کِنٛز اُسی اُمِس عام لُوٗکھ سبٛتھاہ عزت کران۔ لُوٗکن ہِندِ تھٕنٛز کرنہٕ تہٕ حَدٕ کھوتہٕ زیادٕ تعریف کرنہٕ کِنٛز اوس اُمِس باپارِس گھمنڈ تہٕ سخت۔ تیوٗت گھمنڈ زِ یہ اوسنہٕ کانٛسہِ ہنٛز تہٕ گژھ مانان بادشاہٕ سنٛز تبنہٕ۔ یِہوے گھمنڈی نفر گُزریاوٕ اُمِس اوس نہٕ کانٛہہ شُراہ مُراہ تہٕ نہ کانٛہہ بویِ لِہذا میج اُمِ سنٛز سارِے دولت بادشٛہَس۔ سُہ اوس اُمِس باپارٕ سنٛز آشنہِ خاطرٕ دوکھہِ بوٚرت دوہہ یِمہِ دوہہ اُمِس خانہٕ دار گُزریاو۔ یہِ بچارٕ اُس کمزور تہٕ علیل تہٕ بچہِ سنٛز اُمِس وومید واُری۔ تَس اوسنہٕ فِکری تران زِ تَس کیاہ پزِ گرُن وٕنٛس گوو زِندٕ روزنہٕ خاطرٕ اُمِس کأم گرِنی اَمہِ کِنٛز گیہ سو اَمہِ مُلکہٕ کِس اَکِس کاشتکارِس نشہِ مزوٗر کرنہٕ۔

پَنہٕ نِس وقس پیٹھ زاو تَس بچہ۔ اُمِس اوس قسمت رُت زِ یہ گوو بوٚڈ تہٕ سبٛتھا مضبوٗط اوس۔ یِیلہِ ووٗنی یہ بالغ سَپدِتھ کامہِ کارِس لایق سَپد تہٕ اُمِ کاشتکارن سوٗزیہ کھیٛن منز گٔپن رچھنہِ۔ مٔزی مٔزی اوس اُمِس کاشتکارِس سندبن شُر بن سٟتی مدرس گژھنگ تہٕ وقت میلان۔

یہ اوس اَکھ جان لڑکہٕ تِمہِ کِنٛز اوس یژھان زِ یہ گوٚژھُس بوٚڈ تہٕ گاٹُل بَنُن۔

أمی ہنٛز ماجہِ اوس پننہِ جاےِ یہِ باسان زِ أمِس لڑکس اوس خراب ہِتارِ ییٚمہِ کِنۍ نہٕ أمِس کانٛہہ ناوِ ے کوٗ رٕ کھ تہٕ پٔنٛزِ سکوٗل بأج أ ٕسس کھرٕ یاونان تِکیاز زِ أمِس اُس گٔلس کھٔر۔ سکوٗل ماسٹرس تو روٗلی وٗلی فِکرِ زِ یہِ چھُ قأبِل تہٕ یہِ زأنتھ زِ پرنس منٛز تہٕ اوس یہِ جان تہٕ مخنتی لہٰذا اہأ وأمی أمِس منٛز زیادٕ ے دِلچسپی تہٕ ہیچھنوٗ ن یہِ تہٕ سأئلم یہِ کینٛہ ہأ أمی ہیوٗ ک۔ أمی دِژٕ أمِس تحفہِ کِنۍ کتابہٕ تہٕ۔ یتھٕ ءکٕنۍ پوٚرن سبق تہٕ چالاک تہٕ بنیاو۔ سأری لڑکہٕ أسی وٗنۍ أمِس رشک کران۔

اکہِ دوہہِ بنیہِ کأمانِ کھوٚ راوِس ماسٹر ہنٛزِ گتھ تانٛ کامہِ خأطرٕ دڑ امُت تہٕ أمِس سمکھیاو بادشاہ ہنٛد بونفر ونٛز اکھ ییٚمی أمِس وٗن زِ ژٕ انتہٕ یتھی کینٛہہ کم یاب تہٕ مأری مٔنڈی پوش۔ أمی (کٔھری) پرٕژھ أمِس ''ژٕ کتہٕ پیٹھہٕ آکھ؟ کمہِ خأطرٕ چھکھ آمُت؟ ناو کیاہ چھی؟''

بادشاہ ہنٛدی نفرن پلنوٗس جوابس منٛز بادشاہ سُند یوٚ ہے اطلاع۔ یہِ وارٕ پرنہٕ پتہٕ ووٗنُس کھٔری ''ژٕ دِمےٚ کینٛہ ہا سفر خرچہٕ تہٕ بہٕ انکھ ییم پوش۔ ژٕ گرٕ ژھ فورن بادشاہَس نِشہِ واپس تہٕ تٔمِس وَن زِ سُہ وَنہِ کور کہنی چھنہٕ پرواے تہٕ تٔمِس دِیہِ توٚت تانٛ دِلاسہٕ یوٚت تانٛ بہٕ واتہٕ۔ ژٕ کھوٗ ژی زبنہٕ زِ بہٕ کیاہ دِمےٚ ژےٚ دھوکہٕ۔''

بادشاہ سُند نفر سیٚدٕ أمِس لڑکہٕ ہنٛدِ وولہِ دولہِ ورأ ے گتھ کرنس پیٹھ خوش تہٕ أمِس ضروٗری خرچہٕ تہٕ بادشاہ ہنٛدِ طرفہٕ بند گرِتھ چِٹھی دِتھ گو وسُہ وٗلی وٗلی بادشاہَس پننہِ کامیأبیہِ ہنٛز شیٚچھ باونہٕ خأطرٕ۔

کھوٚ رگو وگوڑ ماجہِ نِشہِ تہٕ تٔمِس ووٗنُن مےٚ کیاہ چھُ گرٕن۔ تمہِ ووٗنُس ہتایہِ

بیقل گی مَتہٕ کرتہٕ مگر أمی تہٕ بۆزِس نہٕ کہنی۔ اَمہِ پتہٕ گوو یہِ پنٕنہٕ نِس مألکس تہٕ ماسٹرس یہِ وَننہٕ خأطرٕ تہٕ تِمَن رۄخصت ہیتھ دڑاو یہِ سفرس پیٹھ۔ دویہِ ترٛیٚیہِ دۄہہِ ووت یہِ أکِس جنگلس منٛز یتہٕ أمِس اکھ سبٕٹھے تھۆد تہٕ بۆڈ نظر پینہٕ وول شخصا سمکھیاو۔ أمِس تھٕدِس نفرس اَتھس تھپھ کٔرِتھ کٔرن أمِس سلام۔ أمی نفرن کوٚرُس جواب سلام تہٕ پرٛژھنس ژٕکِس چھُکھ؟ کتہِ پیٹھٕ آکھ تہٕ گژھُن کوٚت چھی؟ أمی لڑٕکن وۄنُس سأئلم کینٛہہ تہٕ کنٛہ أمی پننہِ ماجہِ، مألکس تہٕ ووستادَس وۄنمُت اوس تہٕ کانٛہہ تہِ گتھا تھأوِن نہٕ أمِس ژۄرِ۔ اَمہِ پتہٕ کوٚر أمی بٔڈی تہٕ تھٕدی نفرن أمِس دُعا یہِ خأراتہٕ دۄپ نِس گژھہ نیرٕ ژٕ پوٚش ژھانڈنہٕ۔ مگر أمی لڑٕکن تژٛاوۄ نہٕ أمِس توٚت تانی اَتھس تھپھ یلہٕ یوٚت تانی نہٕ أمی یہِ وۄننس زِ ژٕے کیاہ کٔری چھی گژھُن۔ یٚلہِ أمی قدآور نفرن یہِ زون زِ یہِ لڑٕکہٕ چھُ رُت تہٕ مجبوٗری چھس باسان تہٕ وۄننس زِ یہٕ کُس چھُس تہٕ أمی سٕنٛز پاکبأزی، کنٛہ کتھہِ کنٛہ ہیکہِ یہِ تہِ سأئلم حأصل کٔرِتھ یہِ أمِس ضرورت آسہِ۔

کھٕری وۄنُس ”یی اوسُس یہٕ ژٕے نِش یژھان تِکیازِ مےٚ باسیاو زِ ژٕ چھُکھ اکھ خدادوس شخص تہٕ ژٕے چھی یہِ سأئلم طاقت۔ یہٕ چھسے التجا کران مےٚ وَنتہٕ زِ مے میلنا یم پوٚش کِنہٕ نہٕ؟ مےٚ کیاہ چھُ ناوتہٕ مےٚ کیاہ چھُ قسمتس۔“

أمی قدآور شخصن وۄنُس ”گوٚبرا، ژٕے ہیکہِ نے یم پوٚش میلتھ ژٕے چھی رُت مُستقبل تہٕ ناوگے ژٕے گلالہٕ شاہ۔“

یہِ ونان تھوو أمی پٔنن کھوۄراتھہٕ أمِس لڑٕکِس کلَس پیٹھ تہٕ آیہٕ ستی بٔرتھا اکھ الہٕ کھوکھر ژلن تہٕ ترٛووُن یہِ آب أمِس پیٹھ تہٕ أتھی منٛز گیہِ أمِس کٔر تہٕ باقی قبوٗح

أمی ہنزِ ماجہِ اوس پننہِ جایہِ یہِ باسان زِ أمِس لڑکس اوس خراب ہِتارِ ییمہِ کِنہِ أمِس کانْہہ ناوٕے کوٚرُکھ تہٕ پننہِ سکوٗل بأج أُمِسس کھرٕ یاونان تِکیٛاز أمِس اُس گلَس کھٕر۔ سکوٗل ماسٹرس توٚ روٗلی وٗلی فِکرِ زِ یہِ چھُ قأبل تہٕ یہِ زأنِتھ زِ پرنس منز تہٕ اوس یہِ جان تہٕ محنتی لہٰذا اہٰ وأی أمِس منز زیادٕ دلچسپی تہٕ ہیچھنووٗن یہِ تہٕ سأئلم یہِ کینژہ ہأی ہیوٚک۔ أمی دِژ أمِس تحفہٕ کِنہِ کتابہٕ تہٕ۔ تتھہٕ کِنہِ پوٚرن سبق تہٕ چالاک تہٕ بنیٛاو۔ سأری لڑکہٕ اُسی ووٗنی أمِس رشک کران۔

اکہِ دوہہٕ بنیہِ کأمازِ کھوٚر اوس ماسٹر ہنزِ گتھ تانی کامہِ خأطرِ دژ امُت تہٕ أمِس سمکھیٛاو بادشاہ ہنْد بُہ نفر ومنزٕ اکھ ییمی أمِس ووٗن زِ ژٕ اَنتہٕ تتھی کینْہہ کم یاب تہٕ مأری مُنْدی پوٚش۔ أمی (کھٕری) پرژھ أمِس "ژٕ کتہ پیٹھہٕ آکھ؟ کمہِ خأطرِ چھُکھ آمُت؟ ناو کیٛاہ چھی؟"

بادشاہ ہنْدی نفرن پلنووٗس جوابس منز بادشاہ سُنْد یوٚ ہے اطلاع۔ یہِ وارِ پرنہٕ پتہٕ ووٗنُس کھٕری "ژٕ دِمے کینژہ ہا سفر خرچہٕ تہٕ بٕہ اَنکھ یم پوٚش۔ ژٕ گژھ فورن بادشاہَس نِشہِ واپس تہٕ تُمِس وَن زِ سُہ وَنہِ کورِ کہنی چھنہٕ پرواے تہٕ تُمِس دِیہِ توٚت تانی دِلاسہٕ یوٚت تانی بٕہ واتہٕ۔ ژٕ کھوٚژی زبنہٕ زِبٕہ کیٛاہ دِمے ژٕے دھوکہٕ۔"

بادشاہ سُنْد نفر سپُد أمِس لڑکہٕ ہنْدِ وولہٕ دولہٕ ورأے گتھ کرنس پیٹھ خوش تہٕ أمِس ضروٗری خرچہٕ تہٕ بادشاہ ہنْدِ طرفہٕ بند گرِتھ چِٹھی دِتھ گو وسُہ وٗلی وٗلی بادشاہَس پننہِ کامیأبیہِ ہنزٕ شیٚچھ باوَنہٕ خأطرِ۔

کھوٚر گو وگوڈٕ ماجہِ نِشہِ تہٕ تُمِس ووٗنُن مےٚ کیٛاہ چھُ گرُن۔ تمہِ ووٗنُس ہتایہِ

بیقل گی مَتہٕ کرتہٕ مگر أمی تہٕ بۆزِس نہٕ کہنی۔ اَمہِ پتہٕ گوو یہِ پننہٕ نِس مأ لکس تہٕ ماسٹرس یہِ
وَننہٕ خأطرٕ تہٕ تِمَن رۄخصت ہٮ۪تھ دژ اوسہِ سفرس پیٹھ۔ دۄیہِ ترٟیہِ دۄہ ووت یہِ أکِس
جنگلس منز ییتہٕ أمِس اکھ سبٹھے تھوٚد تہٕ بۆڈ نظر ییٚنہٕ وول شخصا سمکھیاو۔ أمِس تھٕدِس
نفرس اَتھس تھپھ کٔرِتھ کٔرِن أمِس سلام۔ أمی نفرن کوٚرُس جوابِ سلامُک تہٕ پرٛژھنس
ژٕکُس چھُکھ؟ کتہِ پیٹھٕ آکھ تہٕ گژھُن کوٚت چھی؟ أمی لڑکن وۆنُس سأئِلم کینٛہہ تہٕ تتھہٕ
کنٛز أمی پننہِ ماجہِ، مأ لکس تہٕ وۄستادس وۆنمُت اوس تہٕ کانٛہہ تہٕ گتھا تھأوِن نہٕ أمِس
ژۆرِ۔ اَمہِ پتہٕ کوٚر أمی بڈی تہٕ تھٕدی نفرن أمِس دُعایہِ خأراتہٕ دۆپ نِس گژھہ نیرٕ ژٕ
پوٚش ژھانڈنہِ۔ مگر أمی لڑکن ترٛاوٕ نہٕ أمِس توٚت تانی اَتھس تھپھ یلہِ یوٚت تانی نہٕ
أمی یہِ وۆننس زِ ژٕ ترٛے کیپأرِ چھی گژھُن۔ ییٚلہِ أمی قدآور نفرن یہِ زون زِ یہِ لڑکہٕ چھُ
رُت تہٕ مجبوٗری چھس باسان تہٕ وۆننس زِ یہ کُس چھس تہٕ أمی سِرٕ پاکبأزی کٔنٛز کتھہٕ
کنٛز ہیکہِ یہِ تہٕ سأئِلم حأصل کٔرِتھ یہِ أمِس ضرورت آسہِ۔

کھٔری وۆنُس "یی اوسُس یہٕ ترٛے نِش یژھان تِکیازِ مے باسیاو زِ ژٕ چھُکھ
اکھ خدادوس شخص تہٕ ترٛے چھی یہِ سأئِلم طاقت۔ یہٕ چھسے التجا کران مے وَنتہٕ زِ مے
میلنا ییم پوٚش رٕکنہٕ نہٕ؟ مے کیاہ چھُ ناوتہٕ مے کیاہ چھُ قسمتس۔"

أمی قدآور شخصن وۆنُس "گوٚبرا، ترٛے ہیکہِ نے ییم پوٚش میلتھ ترٛے چھی
رُت مُستقبل تہٕ ناوگے ترٛے گلالہٕ شاہ۔"

یہِ وَنان تھوو أمی پۆن کھوٚرا تھہٕ أمِس لڑکس گلس پیٹھ تہٕ آبہٕ ستی بٔرِتھ اکھ
الہٕ کھوکھر ٹُلن تہٕ ترٛ وۆن یہِ آب أمِس پیٹھ تہٕ أتھی منز گیہ أمِس کھٔر تہٕ باقی قبوٗح

دۄ رتہٕ وۄنی اوس یہِ سیٹھاہ خۄ بصورت۔ییلہِ أمی یہِ موکلوو کٔرتھ تہٕ وۄنُس أمی نفرن زِ نیر
ژٕ تہٕ کھۄر یام دژاوتہٕ أمی کۄ رنُس پیٚہِ دُعاے خیر۔

کینژٕ دۄہ کٕ ووت کھۄ رأ کِس جایہِ تہٕ اَتہِ رۄ دأ کِس بُڈ موٹڈ زنانہِ ہٕندِس
گرس منز یوسہٕ أتی روزان اُس۔یہِ اوس اَمِس بُجہِ سخت مہربان تہٕ اَمِس اوس کھن
چَن دِوان تہٕ باقے تہِ مدد کران۔پژ بتھ دوہہٕ اوس شہرس اورِ یور پھیران تہٕ دوہے
اوس بُجہِ خاطرِ کینٛہہ لو کُٹ بۄڈ چیز اانان۔اکہِ دوہہٕ صُبحے اوس یہِ بادشاہٕ سنٛدِس محل
خانس نکھہٕ ژ ریاوس پیٹھ سران کران تہٕ اَتہِ پیٚہِ اچانک شہزادِ أمِس پیٹھ نظر تہٕ یہِ تھۄ د
تہٕ خۄ بصورت وُچھتھ سۄ زتمہِ أمِس بُلاونہٕ خاطرِ پَنٕن اَکھ نوکر تہٕ یہِ گو وأمِس نِش۔
گٔرِ وۄنس اَدِ کیاہ ٔبہ ییمہِ تہٕ سُہ آو محل خانہٕ کِس باغس منزٕ کِس جایہِ واتناونہٕ
یوسہٕ شہزادِ مُقرر اُس کٔرمِژ۔وارِیہن دوہَن اُسی یِم أتی پانہٕ وأنی سمکھان۔یُت
یُت یِم پانہٕ وأنی سمکھان رۄ دی تیُت تیُت گنیہِ یِمن اَکھ أکی سٕتۍ ماے۔
چھیکرس کۄر شہزادِ ارادٕ زِ ٔبہ کرٕ گٔرِس سٕتۍ نیتھر تہٕ گیہِ مأجِس ماجہِ نِشہِ تِمن اجازت
منگنہِ۔لأزم اوس زِ بادشاہ تہٕ ملکہ یُۄ ژھ زِ یہِ جوان وُچھون گوڈ تہٕ پیٚہِ کرٕ ہاو أمِس
متعلق کینٛہہ معلوم لہذا آیہِ أمِس شیٚچھ سوزنہٕ زِ ژٕ یہِ بادشاہَس نِش۔اَمہِ پتہٕ کیٚہ کأنٛہ
ییلہِ بادشاہَن یہِ وُچھ زِ یہِ چھُ جان، گاٹُل تہٕ أمِس زامتُر بنٕنَ لایق تہٕ تٔمی کۄ رکورِ
أمِس سٕتۍ کھاندر۔کھاندر سپُد بڈ شاندار پأٹھی تہٕ پننہٕ یا بیٚہِ کُنہِ رنگہٕ اُسنہٕ کأنٛہہ کمی۔
پژ بتھ کأنٛہہ انتظام اوس بُڈس پیمانس پیٹھ تہٕ پژ بتھ کینٛہہ سپُد سیٹھاہ خۄشی سان۔گُلالہٕ
شاہ، ییمہِ ناوٕ وۄنی یہِ زانٕنہٕ اوس یِوان، اوس دوہے دربار گژھان تہٕ تٔمی سٕتۍ پژ بتھ

کانْہہ گژھ اُس ہمیشہٕ سبٕھے توجہ تہٕ احترامہٕ سان بوزنہٕ یوان۔ اُمی سٕنٛز وکوٚشِشو کٔنٛز آے کینٛہہ رِتی تہٕ انصافس پیٹھ مبنی قونون لاگو کرنہٕ تہٕ پرأنی کینٛہہ غلط چیز آے ٹھیک کرنہٕ۔ یتھہٕ کٔنٛز اُسی ووٚنی ساٗری بدکارشٕر کٔمِن ژاٗمتی تہٕ یم تہٕ لوٗکھ رٕژ رتہٕ بجاٗیی اُسی یژھان تمَن اوس اَتہِ پناہ تہٕ پُشت پناہی۔

اکہِ دوہہٕ ووٚن گُلالہٕ شاہن بادشاہَس زِ مےٚ دِتہٕ اجازت ٔبہ یمہٕ ہانہٕ از دربارتہٕ ٔبہ گژھ ہاشِکارس۔ بادشاہَن موٗنس فورنے تہٕ حُکم کوٚرن زِ کینٛہہ گُری تہٕ سپاہ گژھَن اُمِس ستی دِنہٕ تہٕ۔ سمِنٛز دوہَس ییلہِ یم شکارس دورنِس منٛزمَست اُسی تہٕ سہٕ گُرژوٗل یَس پیٹھ گُلالہٕ شاہ سوار اوس۔ یہِ دوریاو تیٚوٗت تیز زِ دوٗیم کانْہہ گُر ہیوٚک نہٕ اُمِس پوٗشِتھ یتھہٕ کٔنٛز ووت کٔمے کاٗلی گُلالہٕ شاہ تژھ جایہِ ییتہٕ سہٕ گَنے زوٗن اوس تہٕ کانْہہ اکھا تہِ مدد کرنہٕ خاطرٕ اوسُس نہٕ۔ اچانک ٹھٔہر یاو یہِ ژلہٕ وُن گُر تِکیاٗ زِ اُمِس اوس اکہِ تژھہِ ہانکلہِ ستی ڈنگ لوٚگمُت یوسہٕ نہٕ بوزنے اُس یوان۔ گُلالہٕ شاہس باسیاو زِ گُر آو کمہِ تانی غاٗیبی طاقتہٕ کٔنٛز گنڈنہٕ تہٕ سہٕ ووٚتھ گُرِ پیٹھہٕ بۆن تہٕ ہیٚنٛز تیر تہٕ کمان ہتھ کھوٚت نکھہٕ تلہٕ کٔس بالَس یتھ زِ اَتہِ کینٛژھا شکار کرنہٕ خاطرٕ ژھانڈ ہے۔ ہیوٚر پہن کھٔسِتھ وُچھ اُمی اَتہِ اکھ لوکٕٹ ناگا۔ یمہِ کٔس بٕٹھِس پیٹھ اَکھ کُل اوس کھوٚتمُت یتھ اَمہِ ساتہٕ برجستہٕ پھلے اُس۔ تمی دیُت اُتھی کُلِس تلہٕ گنہِ تھکھ تہٕ یام سہٕ بتھر بیوٗٹھ تہٕ اورٕ آو اَکھ پوٚنز۔ اُمی کوٚر اِرادٕ زِ ٔبہ لایہِ اُمِس تیر تہٕ گوٚنڈن نشانہٕ مگر پٕنٛزِس تتھے اُمی سُند اِرادٕ فِکرِ توٚر سہٕ ژوٗل تیز تہٕ ژاٗون ناگس منٛز ووٚدھ۔ یمہِ کٔنٛز گُلالہٕ شاہ سبٕھے حاٗران سپُد۔ سہٕ روٗد تتھ جایہِ وُچھان ییتہٕ پٕنٛزی آبس منٛز ووٚدھ اُس تہٕ ژاٗو مٕژ

تہٕ راے اُسس زِیہِ کھسہِ وُنی نتہٕ وُنی آبہٕ تلہٕ دُبارٕ۔

مگر وُچھتو وۄنی اورٕ کھۄژ اَکھ خوٗبصورت کوٗریس قیمتی موختہٕ مال لاٗگتھ اُس۔ سو آیہٕ گُلالہٕ شاہَس کُن تہٕ کوٗرنس میوٗٹھ۔ گُلالہٕ شاہ سپُد یہِ ڈیشتھ انتہاَیی حاٗران مگر رُت تہٕ پاکباز آسنہٕ کنیٖ ڈۄل نہٕ ہوشو۔ اُمس پرٛژھُن زِ ژٕ کوسہٕ چھکھ تہٕ ییلہِ فِکرِ توٗرُس زِیہِ چھےٚ جواب دِنس لوٗبےٚ ہوان اُمی دِژِس دھمکی زِ ہرگانہٕ ژٕ جل جل وَنکھ بہٕ ژٕ ھنتھ ماٗرِتھ۔ سو کھوٗژ تہٕ وۄننس۔

"مےٚ چھُ ناو پنٛچ پھول تہٕ میوٗن مول چھُ ییمہِ مُلکُک بادشاہ یُس پرٛیین ہُنٛد چھُ۔ بہٕ چھس ژٕ رُتےٚ کرِنٛچ چھس کوٗشش کران تہٕ پرٛتھ کانٛہہ چھُ مےٚ لول بران۔ بہٕ ییلہِ واریہہ لوٗکٹ اُسس تہٕ میاٗنی ماٗلی سوٗنچ زِ بہٕ گژھ اُمس پنٕنس زِ ٹھس دوٗ ارپتی (دَربان) سنٛدِس نیٚچوس ستیٖ۔ اُدوہہ آو گنٛڈنہٕ تہٕ پوٗرٕ تیاٗریہِ سپٕز تہٕ وۄنی اُسی کھاندرس کیٚہہ دوہہ تہٕ زِ ٹھس دربان سُنٛد نیٚچو گوو دودِ شِکی پاٗٹھی پنٕنہٕ نبن ستیٖ باجبن ستیٖ گنٛڈنہِ۔ تمہٕ اُسی وزیرٕ بادشاہ گنٛدان مطلب اَکھ لڑکہٕ اوس بادشاہ تہٕ بیاکھ وزیر بنان تہٕ باقےٚ اُسی ملکٕکی باقےٚ عوہدٕدار بنان۔ پرٛتھ کانٛہہ اوس اَتھ گنٛدنس منٛز تتھےٚ پاٗٹھی کتھ باتھ کران تہٕ وۄتھان بیٚہان یتھہٕ کنیٖ ییمن منصبن ہنٛدی لوٗکھ کران چھِ۔ اَمہِ دوہہٕ اوس دربان سنٛد نیٚچو بادشاہ بنیوٗمُت تہٕ سہٕ اوس بادشاہ سٕنزِ جایہِ بِہتھ۔ تمہٕ اُسی پانہٕ وأنی گنٛدان زِ اصلی بادشاہ سُنٛد نیٚچو دژ اولیاٗرکہ تہٕ یہِ گنٛدُن وُچھتھ دِتُن اُمس شاپھ "گژھ پرٛیین ہنٛدِ مُلکہٕ منٛز فنا تہٕ پتہٕ یہِ عام لوٗکن منٛز زنمس" اَمہِ شاپھہٕ کنیٖ موٗ دوٗلی ڈوٗگی دربان سُنٛد نیٚچو تہٕ پتہٕ لوٗبُن دُبارٕ عام لوٗکن منٛز زنم۔ مےٚ وۄن اکہٕ

ویٚسہِ أکی ہٕنٛدِ مرنُک تہٕ یہِ بوٗزِتھ سپُد مےٚ سیٹھاہ دوکھ تِکیاز ِ مےٚ اوس دربان سُنٛد یہِ نیٚچُو سخت ٹوٗٹھ تہٕ مےٚ چھُ اِرادٕ زِ اگر ٔبہ گرٕ تیلہِ گرٕ کُرتھ ہےٚ ہٕتی کھاندر۔ بادشاہ تہٕ ملکہ کرے یہِ سخت کوٗشش زِ ٔبہ پھیرِ امہِ کوچہِ مگر ٔبہ چھُس پننہٕ نِس وعدس پیٹھ ڈٔٹتھ۔ ٔبہ چھُس ہمیشہِ رُت کران آمٕرُ تہٕ پاکبازلوٗکن ہٕتی چھُس گتھ باتھ کران۔ اَز آیس ٔبہ یَتھ جایہِ پوٗزا کرنہِ۔ اکہِ دوہہٕ آو یوٚت اکھ پارسا شخصا تیٚمس ٔبہ سیٹھا محبت چھُس کران تہٕ مےٚ باسیاو سُے ماسمکھ مےٚ از دُبارٕ۔ سُہ اوس مےٚ خوش تہٕ یہِ کینژ ہا ٔبہ منگان اُس سَس تہٕ اوسُم دِوان۔ اکہِ دوہہٕ پرٛژھ مےٚ تَس زِ ٔبہ کتھہٕ کِنۍ ہیکن ووٗنۍ دُبارٕ دربان سُنٛد نیٚچُو وُچھتھ یُس زن عام لوٗکن ہٕنٛدِس زَمس منٛز آمُت چھُ۔ تٔمۍ ووٗن مےٚ زِ ٔبہ زانٛن سُہ لڑکہٕ تہٕ تٔمس چھِ گُلالہٕ شاہ ونان تہٕ ہرگاہ ٔبہ تٔمۍ ہٕنٛدِس ونس پیٹھ پکہٕ تیلہِ ہیکن ٔبہ سُہ وُچھِتھ تہٕ مےٚ ووٗن تَس ٔبہ گرِ بلکل تی یہِ ژٕ وَنہم۔ تٔمۍ ووٗنُم ''حبس تھاوی زِ تہٕ یہِ گتھ تہٕ زانٛنۍ زِ بادشاہ ترٛاوی ژٕےٚ اَتھ منٛز زبردس طلسم تہٕ باقٕے طریقوٗ ٹھرِ۔ پتہٕ دِژ تٔمۍ مےٚ یہِ موٗختہٕ مال۔ یَتھ یہِ خاصیت چھےٚ زِ تیٚمس یہِ لٲگتھ اُسہِ تٔمس چھُنہٕ کانٛہہ جود پوران۔ ٔبہ چھُسن یہِ مال لٲگتھے تھاوان تہٕ اَتھ چھُس پوٗرٕ رٲچھ کران۔ یُتھ زِ مےٚ پٔنُن مقصد پوٗرٕ سپدِ۔ تمہِ دوہہٕ گٔیس پتہٕ ٔبہ گرٕ واپس مےٚ ووٗن گوڈنیچھے پننہٕ نِس مٲلِس تہٕ سٲلم یہِ مےٚ گُلالہٕ شاہَس متعلق بوٗزتہٕ التجا کوٗرمَس زِ ژٕےٚ یوٗت جلد ممکن سپدی تیٚوٗت جلد کرتہٕ سانہِ کھاندرُک انتظام۔ بادشاہَن ییٚلہِ یہِ بوٗزتَس گوو سخت مشکل تہٕ مےٚ ووٗن زور دِتھ زِ ژٕ مےٚ سوچ ووٗنۍ بلکل تہٕ تٔمس متعلق بیٚیہِ تہٕ ییٚلہِ سُہ ووٗنۍ عام لوٗکن منٛز چھُ۔ یہِ اوس تیٚتھ اکھ معاملا یٚمہِ کِنۍ نہٕ سونِ کھاندر ممکن اوس تِکیاز یہِ اوس پوٗرٕ

پٕرستانٕک توہین۔ مگر یہٕ اٗسس نہٕ پننہٕ ہنہٕ ڈلان لہذا اگر بادشاہَن مےٚ ستۍ تیز رٕسان گتھ تہٕ مےٚ تہٕ دِیس یوٚرِ تیز جواب تہٕ بڈٕشرارتہٕ ہٕرٕ درایَس محل خانہٕ منٛز۔ یہٕ چھےٚ میٲنٛز کہانی۔ اے دوستہٕ ہرگاہ مےٚ مدد کرنہٕ خاطرٕ کینٛہہ کرِتھ ہیکٔکھ یتھ زن گلالہٕ شاہُن مےٚ کینٛہہ پۍ پتاہ میلہِ ہے تہٕ کرتہٕ۔ بٕہ روزٕ ہمیشہِ چانٛی شُکر گزار۔"

یہٕ اوس عجیب اتفاق! گلالہٕ شاہن وٕنۍ اٗمس زِ سُہ گس چھُ تہٕ کوٚرنس میوٗٹھ۔ تمہِ پٕرٕ زِ نووٗسہ تہٕ اٗمۍ ہٕنٛدِس اتھس تھپھ کرِتھ وٕنُن۔ مےٚ لوٚب پنٛن سُہ محبوٗب یُس مےٚ سبٕھا کالہٕ پیٛٹھہٕ رووُمت اوس۔ بٕہ روزٕ وٕنۍ ہمیشہِ اٗمۍ سٕے ستۍ۔"

اَکھ اٗکۍ ہٕنٛدِس اَتھس تھپھ کرِتھ دڑاے تم اَمہِ ناگہٕ نٕشہٕ تہٕ واٗتۍ تتھ جایہِ ییٚتہٕ گُر وۄدٕنۍ اوس۔ دۄنوٚے کھٔتۍ گُرِس یُس وٕنۍ شانٛت اوس تہٕ درائے یم گُرِس کھٔستھ اٗمۍ ہٕنٛدٕ بن مُلازِمن تہٕ باقےٚ گُربن کُن یم بادشاہَن اٗمس ستۍ اٗسۍ دِتۍ مٕتۍ تہٕ پتہٕ آے یم گلالہٕ شاہُن گرٕ واپس۔

اور واٗتۍ تتھ سمکھاٗ وگلالہٕ شاہَن پنٛچ پھوٗل پننہٕ آشنہِ۔ دۄشوٚے شہزادِ آسہ اَکھ اٗکِس سمکھنَس پیٛٹھ خوش باسان تہٕ کینٛژس کالَس روزٕ خوش پاٗٹھۍ یکجا یوٚت تانۍ اکہِ دوہہٕ (شہزادِ ہٕنٛزٕ) گوڈنچہِ آشنہِ پنٛچ پھوٗلہِ وٕنُن زِ مےٚ دِپٕنٛز موختہٕ مال۔ پنٛچ پھوٗلہِ وٕنُس تہٕ ہیکہٕ نہٕ بٕہ کرِتھ تکیاز یہِ چھےٚ مےٚ زٕوچ راٗ چھ۔ بٕہ ہیکہٕ نہٕ یہِ زانٛہہ ہٹہِ منٛز کڈِتھ۔ گوڈنچ زنانہٕ رٕوٗزس پھِرۍ پھِرۍ امہِ خاطرٕ زور کران تہٕ بیٚیہ ےخوٗبصورت تہٕ قیمتی مال ادلہٕ بدل دِنٕک کوٚرنَس وعدٕ ہرگاسو اٗمس یہِ کینٛژس کالَس دِیہ ہے۔ مگر پنٛچ پھوٗل اٗس پننہِ گتھہِ پیٛٹھ تہٕ کوٚرنَس انکار۔ سوٗگیہ نہٕ کُنہِ تہِ ستۍ یہِ مال گرِ کھٕنٛجہ دِنہٕ

خاطرِ تیار۔ اَمِہ وجہ کِنۍ سپز گوڈنچ زنانہٕ ناراض تہٕ گیہِ تہٕ وۄنُن گلالہٕ شاہَس پننہٕ لڑلیہِ ہُنٛد تہٕ وۄننس ژٕ گژھ تہٕ ہیٚس مال تہٕ اٴکۍ کوٗرِس وَعدٕ زِٕ بہٕ کرٕ کوٗشِش تہٕ کریہ (کاٴم)۔ یێلہِ گلالہٕ شاہَن پنٛچ پھوٗلہِ مال مَنٛگ تمہِ کوٗرِس گوڈنکی پاٴٹھۍ انکار تہٕ وۄننس زِ اَتھ منٛز چھُ میانہِ زندگیہِ ہُنٛد سِر۔ تہٕ یہِ چھےٚ پزٕ بتھ خطرٕ، بیمار تہٕ آزماٴیشہِ نشہِ بچنک تعویز تہٕ ہرگاہ یہِ نہٕ یییہِ بہٕ ہیکہٕ بیمار گژھتھ یا تیٚم مصیبت نَتہٕ تمہِ توہہ نشہِ تہٕ مرٕ۔ وۄن گوو گلالہٕ شاہَس کتہِ کرہے انکار لہٰذا اِژٕ پنٛچ پھوٗلہ اٴکۍ ہنٛدِ لولہٕ یہِ مال اُمس تہٕ اٴکۍ دِژیہِ بیٚیس زنانہِ۔

اَمہِ پتہٕ کمے کاٴلۍ گیہِ پنٛچ پھوٗل غاٴب۔ یہِ پتاہ لگتھ کوٗر گلالہٕ شاہَن، تمۍ سپزِ گوڈنچہِ زنانہِ تہٕ تمام گرٕ باٴژو ماتم تہٕ وۄدُکھ۔ تموٗ سارِوے دِژ باکہٕ ''اَسہِ کیاہ کوٗر یہِ؟ اکہِ معمولی چیزٕ خاطرٕ راوٕ راَسہِ پننۍ ٹاٹھ پنٛچ پھوٗل۔ سوٗ کرٕ اہ تابعدار اُس پنہٕ نِس خانہٕ دارس! سوٗ کرٕ اہ پُرخلوٗص اُس گرس منٛز!۔ سارِنے رٕکھ اُس مہربان تہٕ پزٕ بتھ کاٴنسہِ اُس لول بران! افسوٗس! افسوٗس! اَسہِ کیاہ زِ کوٗر یہِ! سانی کِنۍ موٗیہِ ماٴنۍ یہِ ٹاٹھ!''

پتھ روٗد گلالہٕ شاہ تمِس اوسنہٕ دٕکھس منٛز کہنی تہٕ فکرِ تران زمے کیاہ پزٕ کرُن سہٕ اوس راتس دوہَس وداں۔ آخرس پیوٚ سہٕ ژھینتھ تہٕ گوو بیمار۔ اِرادٕ کوٗرُن اَتہٕ نیرنک تہٕ تمہِ پوٗش ژھانڈنک یموٗ خاطرٕ سہٕ گوڈٕ درٕ امُت اوس۔ بادشاہَن یێلہِ وُچھ زِ یہِ چھُ کمزور تہٕ زاٴوِیل سپدان تمۍ موٗنس تہٕ دِتُنس سفرٕ خاطرٕ خرچہ۔

لہٰذا دراو وۄنۍ گلالہٕ شاہ تہٕ دویمہِ دوہہ ووت پرٕستان۔ کس باَس پیٹھ تتھ جایہِ ییتہِ اٴکۍ گوڈنکہِ پھرِ پنٛچ پھوٗل وُچھیہِ۔ سہٕ کھوٚت ہیوٚر رہیوٚر ریوٚت تانۍ سہٕ

أ کس وَتہِ پیٹھ ووت یپأرۍ أمۍ پانس کُن زِ نفر یوان وُچھ۔ یم أسۍ پرُستان کس بڑِس وزیرِ ہندۍ زِ نوکر۔ وزیرَس اوسنہٕ پانس کانٛہہ شُراہ یُس أمِس پتہٕ أمۍ ہنٛدِس مَرَس ژونگ زالہِ ہےلہذا وۄنُس آشنہِ زِ ژٕ سوزُکھ کینٛہہ نفرأتھ سأرۍ ہے علاقس (منز وۄن دِنہِ) تہٕ تِمن دِہدایت زِ تورِ اَنِن تِم پانس ستۍ أ کس تِتھس لڑکس یَس سوآرامہٕ سان مونگتہٕ ہیکہِ رٔٹتھ۔ یم نفر پھیرۍ پرٕ بتھ انٛدِ تہٕ دۄر ردۄرتانۍ وأتۍ مگر وُنیُس تانۍ اوسُکھ نہٕ یُتھ کانٛہہ شخصا سمکھیو مُت۔ یم أسۍ وۄنۍ بوچھِ ہُتۍ تہٕ کأفی پریشأنی منز مگر یم أسۍ نہٕ وزیرَس نِش ژھرِ وے اتھو گرِ ھنٛگ جرات کران۔ ییلہِ یمو گلالہِ شاہ وُچھ یمن آوگوڈنیُک خیال یہِ کھمون أسۍ۔ مگر پتہٕ ییلہِ یہِ بڑ گاٹُل تہٕ مأرۍ موٚندوُچھکھ تہٕ یمو کوٚر فأصلہٕ زِ یہِ نمون وزیرَس نِش۔ گلالہِ شاہ آورَٹنہٕ تہٕ آو پرُستان کس شہرس منز بڑِس وزیرِ سُند گرِ نہٕ۔ یمو نوکرو دِیُت یہِ باس زِ یہِ چھُ أ کس پٔرۍ ہُند نیچو یو سہٕ وزیر ہنٛزِ زنانہِ ہنٛزِ بینٛہِ أس یُدوَے زن تِمس یہِ پتھے أسنہٕ۔ بوٚڈ وزیرِ، تٔمۍ ہنٛزِ آشنہٕ تہٕ پرٕ بتھ کانٛہہ یُس گلالہِ شاہَس وُچھان اوس تِمس اوس یہِ خوش کران لہذا ابیوٚٹھ وۄنۍ سُہ أتھۍ گرس منز تہٕ پرٕ بتھ جایہِ اوس وۄنۍ أمۍ سُند (بڑِس وزیر) وارث زانہٕ یوان۔

وزیر اوس پرٕ بتھ دوہہٕ دربارس منز حأضِر روزان تہٕ شامس بأگی اوس سُہ دُہچہِ کامہِ کِنۍ ژھیٚنتھ تہٕ ہرِتھ گرِ واپس واتان تہٕ سُہ اوس أمِس مونگتہٕ نیچوس نادِ دِتھ انان تہٕ أمۍ ہے ستۍ کتھا کتھا کرِتھ وقت گُزاران۔ یِتھہٕ کِنۍ أسۍ گأنٹہِ وادنیران۔ گلالہِ شاہ اوس أمِس دربارِچ شیچھ خبر تہٕ پرٕ ژھان تہٕ بوٚڈ وزیر اوس أمِس پرٕ بتھ کینٛہہ ونان۔

أ کہِ رأژ ژٕپری پٔژھے أ کس زیچھ کتھ باتھہِ منز وۄنس بڈۍ وزیرن زِ أزسپُد دربارس

منز سپُدٕتھ ہے عجیب معاملہِ تِکیاز بادشاہ اوس پننہِ کورِ پنج پھولہِ سخت ناراض۔ یِیمہِ گُلالہٕ شاہ
ناوِ کس اَکِس عام نفرس ستی وٲتُھر اُس تہٕ بییہِ کانٛسہِ ستی کھاندر کرنس اُس انکار
کران۔ سو اُس ژٕجمرٕ تہٕ وارِیہس کالس اوسنہٕ تُنٛد کانٛہہ بیاہ پٲغام۔ مگر باشاہن اَنی
سو سپدٕتھ ہے کارگر جادِ ذریعہِ واپس تہٕ وۅنی اوس تَس سخت سزا دِیٚن۔ تٔمی سُند پان اوس ہچہِ
منز بدلاوِتھ سٕہ اَکِس باغس منز ترٛاوِ جایہِ تھاوُن۔ یتھ ساری وُچھتھ ہیکہٕ ہَن یتھ
زَن پٔری یہِ کور ہن۔ یتھ کینٛہہ کرنس ہیٚن روزِ ہے۔

یہِ بوزان گو وگلالہٕ شاہَس پنٛن پان ڈنجہِ تھاوُن سپدٕا مُشکل۔ تٔمی وۅن
پانٕسے ستی "گو و۔ پنج پھوٗل چھے ییتی۔ تمہِ تہٕ تھے پننہٕ موختہٕ مال کٔڈ سو آسہِ تے ساعتہٕ
واپس پنٛن ملک اَنٕنہٕ آمرٕ تہٕ وۅنی چھے سو میانی اَترِ کنی شاید سخت مصیبت وتر اوان۔
افسوٗس! افسوٗس!

چھیکرس کوٚر اَمی پنٕنہٕ نین جذباتن پیٹھ قابو تہٕ پرٛژھُن وزیرس زِ پنج پھوٗل
ہیکہِ نا کُنہِ طریقہٕ امہِ سزا نِشہِ موکلاونہٕ یتھ۔ وزیرن وۅنُس۔ آہر گا گلالہٕ شاہ یتھ ہیکہِ
تہٕ اَتھ ہچہِ پوتلس نار دِتھ سۅ رگرِتہٕ سٕہ سۅرِ باغس سمبُرِتھ مۅجوٗد ناگس منز ترٛاوِتیلہِ ییہِ
سو پتہٕ پنٕنہِ اصلی شکلہِ منز واپس۔

گُلالہٕ شاہَن ییلہِ یہِ بوزُنہٕ گو وبڈ خوش تہٕ وزیرس الوداع کٔرتھ گو وپننہٕ نس
کمرس منز۔ مگر سو گیہِ پیہِ ہبس ہنٛدِ رَتس آسہٕ اُچھ وَژھے۔ تٔمی سُند ذیٚہن اوس وارِیہہ
پریشان۔ ییلہِ تٔمس یہِ پوٗر یقین سپُد زِ گرس منز پییہِ سارِنے پوٗرِ ہنٛدِ رسٕہ وۅتھ تہٕ
وۅت سر پاٹھی پنج پھوٗلہِ ہنٛدِس باغس منز۔ یہِ ہچہِ پوتل ژھٔنٛن زاٚلتھ تہٕ سۅر

ترٛ وۄن ناگس منز اُمی ترٛ ووسۄ رتہٕ وُچھتو اوٚرِ کھوٚژ پنٛج پھوٚل برابر تِتھے پاٗٹھی یتھہٕ پاٗٹھی سو بالہٕ انٛدِ کہِ ناگہٕ منٛز اُمی کھسان وُچھمژ اٗس۔

"میاٗنی ٹھاٗٹھی۔ میاٗنی پنٛنی گلالہٕ شاہن وۄنُس" یہٕ کوتاہ کمینہٕ بنیوس پننہٕ بیوقوفی کِنی زِ ژٕ ے پیٚیے یژھ اَزماٗیش وبتراوٕنی؟ مےٚ دِ معافی تہٕ وَنُم زِ ژٕ ترٛاو کھنہٕ مےٚ دُبارٕ زانیہِ۔ پگہہ اٗسی نیروتہٕ پھیرواز اٗنی علاقَن یوٚت نہٕ چاٗنس جاےٚ بر ماٗلی ہنٛدی اتھہٕ ژٕ ے تانی واتَن۔"

پنٛج پھولہِ دِتُس جواب "میانہٕ ٹاٹھہِ آشہِ۔ مےٚ کوٚر مےٚ ژٕ ے معاف مگر ژٕ ے ہتی نیرن چھُنہٕ میۄن طاقت تِکیاز یہٕ چھُس ماٗلی ہنٛدِس اختیارس منٛز تہٕ یہٕ ہیکہٕ نہٕ پننہٕ تعویز مالہِ وراٗےتِمس نِشہِ اور یور ڈٗلتھ یہٕ یپاٗرکی تہٕ پھیران آسہٕ نہٕ ہیکہِ مےٚ تتہٕ پتھٕ واپس اٗنتھ تہٕ تمہِ پتہٕ سپد میۄن حال تمہِ کھوتہٕ تہٕ اَبتر۔ نیر ژٕ یہٕ چھُسے ژٕ ے التجا کران نتہٕ واتی ژٕ ے تہٕ نقصان تہٕ دُعا کٔری زِ یتھ بادشاہَس مےٚ پتھٕ رحم ییہ ییلہٕ نہٕ یہٕ بوز زِ یہٕ چھُس واپس زِنٛدٕ آمُت کرنہٕ۔ میانہٕ سارِوے کھوتہٕ ٹاٹھہِ۔ نیر فورن تہٕ ترٛژھ ہِ جایہٕ گژھ یوسہٕ چانہٕ خاطرٕ ییمہٕ کھوتہٕ محفوظ آسہٕ۔

گُلالہٕ شاہن وۄن اُمس پتہٕ تہٕ سوٗرے یہٕ تَس ہتی سپُد مُت اوس نہٕ کتھہٕ کِنی اوس اُمس ژھانڈنہٕ خاطرٕ پھیران تہٕ وۄنی چھُ اَمہِ مُلکہٕ کس بڈِس وزیرِ سُنٛد مونگتہٕ نیچُو یُس تَس پتھ پوٗرٕ بھروسہٕ چھُ کران۔ نیران نیران دوپُس یہٕ یےٚ ژٕ ے بیٚیہٕ سمکھنہٕ تہٕ ہرگا بادشاہ ژٕ ے توتہٕ بیٚیہٕ سزا ایژھی دِیُن مےٚ ہنہٕ تمیک علاج تہٕ واپس یتھ کر یہٕ تی۔

دۄیمہِ دوہہِ صُبحس ییلہِ شأہی رأ چھدروو چھ زِ پنچ پھۄلِ پھچھنۍ ہیٚنہِ زِندٕ گمٕتہِ تم گےٚ تہٕ وۄنکھ بادشاہس ۔ بادشاہ سپُد کأنی حأران تہٕ سۄ زُن تس ناد۔ تتھےٚ سوبزوٚنتھ گُن وأ تھ تہٕ تمۍ وۄنُس "تٕر کتھہٕ کیٚنز آیکھ ہیٚنہِ اَسہِ تفریق تلنہِ؟ گوڈ ہُنٔ نےٚ تٔرے سَرُ پھ تہٕ ہُتھ جنگلس منز ژھانڈٕ پھٕنز روزن جاے" أمۍ ہووأمس أکِس اندس گُن یپأرٕ اَکھ گوٚن، کھٔری دار جنگل اوس یتھ منز مختلف قسمن ہنٛدی وحشی درندٕ روزان أسی ۔ تہٕ یلی سپُد تہٕ ۔

تمہِ دوہہ شامس ییلہِ بوٚڈ وزیر گر واپس آو گلالہِ شاہن بوٚزتہِ سأرُی تہٕ سپُد مُت اوس ۔ تمۍ وۄن "یہِ چھُ عجیب ۔ وۄنۍ ہیکیاہ شہزادِ کینہہ أندٕ تھ؟ کنہِ سوروزِ وۄنۍ ہمیشہِ خأطرٕ اَکھ سَر پھےٚ ؟"

وزیرن دِتُس جواب "اَکھ علاج چھُ اَتھ ۔ ہرگا گلالہِ شاہ جنگل گوڈہِ تہٕ تٔرے گرسنٕز اَکھ گوپھ کھنہِ یوسہٕ تیٚز کھٕج آسہِ یتھ منز ژ نفر آرام سان وأتتھ ہیکن تہٕ سہٕ اَتھ گوپھِ ہنٛدِس گلِس تیٚتھ ژھانڈ بناوِ یتھ اَکھ وأج آسہِ تہٕ اَمہِ پتہٕ ہرگاسہٕ جنگلس منز پھیران پھیران یہِ آلو روزِ دِوان ۔ "پنچ پھول، گلالہِ شاہ چھُ ییتی" تہٕ پتہٕ گوڈ واپس تہٕ روزِ گوپھِ اندرٕ کنہِ ۔ ہرگاسہٕ یم سأری ہدایت پۄرٕ پأٹھۍ پالہِ پتہٕ ولتہٕ پنچ پھول یوسہٕ وۄنۍ کنبس سَر پھ ہیٚتھ پھچھنۍ گوپھِ گلہِ کہِ ژھانڈ چہٕ وأج کنٕز گوپھِ منز ۔ تہٕ اَتہِ بیا کھ چیزا تہٕ یُس أمِس کرُن ضروری چھُ زِ سہٕ تٔٹہِ سر پھٕکس تیٚز جھہِ ہن یُس اَمہِ واجہِ کنٕز اندر واتہِ ۔ تتھ کرِ نکی نکی پھٕلی ۔ یم سۄ مبراوِ بٔڈ جبہِ سان تہٕ پتہٕ تھاوِکھ أکِس رُمالہِ منز یم اَنہِ پنچ پھۄلہِ ہنٛدِس باغس سمنز کس ناگس نش تہٕ اَتہِ تٔر اویکھ آبس ۔ ہرگاسہٕ سأرُی

بلکل تِتھے پأٹھی سَپد تیلہِ پنٛچ پھۄل بیٚیہِ تتہٕ پرأنی ہش خۆ بصورت بٕنتھ ووٚتلتھ۔ییٚلہِ اکۍ یِہ بۆزتہٕ گلالہٕ شاہَس میۄل واریٚہہ سکۆن ہیۆ۔ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ کیٚمے کتھا باتھا کٕرتھ وۄن أمۍ وزیرس الوداع۔ وۄن گوو ننِدرا آلیس نہٕ بلکل کینٛہہ۔ ییٚمہِ امکان کٔنۍ اوس سُہ زبردست وِسان زِ سُہ ہیٚکہِ پننہِ لولِ واپس پننہِ صوٗزٕ ژھنزِ أنتھ تہٕ تَس وُچھ بیٚیہِ ہنٛدرِ ہنٛز خاہِش کران۔ تِتھے تٕمس فِکرِ توٗر زِ وزیرٕ تہٕ باقٕے سأری چھِ ووٗنی مَرِ ہنٛدرِ سُہ دژاو گرِ منزٕ تہٕ وووت جنگل۔ تَمہِ رأژتھاأ وأمۍ صِرف گوپھہِ خأطرِ جاے مُقرر کٕرتھ تہٕ پَتہٕ آو واپس پننہِ نِس کمرس منز۔ گوپھہِ خأطرٕ اَکھ ٹھانڈٕتہٕ تہٕ ٹھانڈَس بنوٗن گوٚ دتہٕ۔ پَتہٕ دژاو سُہ نبر تہٕ لوٚگُن پنٛچ پھولہٕ آلوکرُن۔ پنٛچ پھۄلہِ بۆز آلو تہٕ آیہِ سَر پھہٕ صوزٕ ژھنزٕ ے تِتھے اورکُن یام گلالہٕ شاہن واپس گوپھہِ منز أژتھاأ تھ گوٚل بنداوس کوٚرمُت۔ پننہِ پانٛک زیادٕ پہن حِصہٕ بۆرتَمہِ وُٹھی وُٹھی گوپھہِ ہنٛدِ ٹھانڈچہِ وأج منزٕ تہٕ گلالہٕ شاہَن ژٕٹ اَتھ تیزٕ ہن بیٚرٕہن گوپھہِ انٛدرأ ءسس تہٕ پَتہٕ کٕرن اَتھ نِکی نِکی پینٛتی۔ یم سوٚمبرأوِن حبسہٕ سان تہٕ ٹھانڈٕس واپس دَکہِ دِتھ دراو یم ہیتہٕ پنٛچ پھۄلہِ ہنٛدِ باغہٕ کس ناگس کُن۔ اتہٕ ترأوِن یم آبس منزٕ تہٕ برابر تِتھہٕ ءکٔی وزیرن ووٗنمُت اوسُس پنٛچ پھۄل گیہِ پننے پرانہِ مأرکہ مندتہٕ ظاہِر۔ گلالہٕ شاہن أنی سو پانس کُن تہٕ کوٚرنس میۆٹھ۔ یِموٚ کٕرِ وارِیہَس کالس تہٕ لولہٕ بٕرتھ گتھہِ یوٚت تانٛ نِیک نِیک گاش ہیۆ ین ہیۆتُن تہٕ یمن ژھنہٕ وَن دِژِن زِیٚمن پژٕ اَتہِ نیرٕن۔ یِموٚ منزٕ اوسنہٕ ءکہنٛی اَکھأ کس نِشہِ الگ یژھان گژھُن مگر چارٕ تہٕ کیاہ اوسُکھ؟ گلالہٕ شاہَس اوس یِہ وقت اَتہِ نیرتھ واپس گرٕ گژھنُک نتہٕ ہیٚکہِ ہے وزیرس أمۍ ہنٛدِ گرٕ نبر آسنک پتاہ لگتھ ییٚلہِ زَن پنٛچ پھۄل اَمہِ جایہِ ڈٕلتھ

ہیکہِ ہے نہٕ۔ سوٲس بادشاہ ہِندِ طلسم کنٕ اُتھی جایہِ گنڈِتھ۔ لہذا سپدی یم الگ۔

گلالہٕ شاہ گو دوٗرٕ ژھِ سان وزیرٕ سُند گرِ تہٕ مُشکلن ووت سُہ وَقتس پیٹھ پننہٕ نِس کمرس منز۔ یِہوے اَکھ گانٹا ہیوٗ گژھتھ لگی غریب لوٗکھ پننہٕ کامہِ پیٹھ تیار کٔر پکنہٕ ییتہٕ پنج پھوٗل ہِتھ اٲس۔ تِم گے اَمِس وُچھتھ سبٹھا حٲران تہٕ گے بادشاہَس نِشہٕ تہٕ دِیتھَس اَمیک اطلاع۔ییلہِ بادشاہَن یہِ خبر بوٗز تَمہٕ سوٗ زِ بُڈَس وزیرس نادٕ دیتھ زِ تَمِس ستی مشورٕ گرِ ہے۔ تَمِس وونُن "ژے چھی نا باسان زِ گلالہٕ شاہ چھُ ییتہٕ او سمت تہٕ تَمی سُندے چھُ یہِ کار؟"

وزیرَن وونُس درجواب "یہِ چھُ ناممکن۔ گوڈٕ یہِ زِ سُہ کتہٕ پٲٹھی ہیکہِ یوٗت ییتھ؟ تہٕ پتہٕ چھُ سہ اَکھ عام اِنسان تَس کتہٕ میلہِ یوٗت طاقت؟ یہِ گژھِ کانٛہہ وارِیہہ بوڈ اُسن تیمس دیوتاہَن ہُند اَنگرٕ یہہ آسہِ۔ لہذا اِچھنہٕ یہِ گژھ ہنٛز لایق"

پنج پھول آیہِ بیِیہِ بادشاہَس نِش بلاونہٕ تہٕ ووٗنی آو تَس اَکھ سونہٕ سُند کیٚل۔

بناونہٕ یُس اَمی وِزِ اَکِس نوکرس یہِ ہدایت دِتھ دِنہٕ آو زِ یہِ ٹھاسوٗن گُنہٕ تہٕ ژھ ناوِ یوٗسہ بناونہٕ آسہِ یوان نوکرن روٗٹ یہِ کیٚل تہٕ ٹھوٗکُن یہِ تَتھی ناوِ یوسہ گوڈٕ بنِتھے وُچھن۔ گرِ وٲتِتھ کوٚر وزیرَن سٔر ان تہٕ پتہٕ بلووٗن دوہدشکی پٲٹھی گلالہٕ شاہ تہٕ دٔپُن تَس پوٗرٕ دُرٕچ خبر۔ ییلہِ اَمی یہِ بوٗز زِ شہزادٕ دی اُس پننہِ شکلہِ منز اَنہٕ آمُت تہٕ پتہٕ اٲسس ووٗنی بیِیہِ صوٗرٕ ژبدلی کرنہٕ آمٕژ گلالہٕ شاہَن دِیُت باس زِ سُہ سپد زبردست حٲران۔ تَمہٕ وونُن "یہِ چھُ عجیب زِ بادشاہَس آو خیال زِ یہٕ بناو اَمِس سونہٕ سُند کیٚل۔ اَدٕ وونُن ہیکہِ نہٕ سوٗ زانہہ اَمہِ صوٗرٕ ژ نِشہِ بدلتھ۔" وزیرن وونُس "ہانسا۔ بدلتھ ہیکہِ۔"

''مگر کتھہ کنہٕ؟'' گلالہٕ شاہن پرٛژھنس

وزیرَن وٚنُس '' آبٕ وَنے ۔ ہرگا گلالہٕ شاہ کُنہٕ پأٹھی یورواتہٕ تہٕ تتھ نادِ کھسہٕ یتھا کہٕ پاسہٕ یہٕ سونہٕ سُند کیٚل لا گتھ چھُ ۔ سُہ اگر تتھ کلس لبہٕ تہٕ اتہٕ کڈِ بس پتہٕ بناوبس ءگہتھ چوٗرِ تہٕ سے چوٗرِ تتھ ناگس منٛز تراوِیس پنٛچ پھوٗلہٕ ہنٛدِس باغس منٛز باگ چھُ یہٕ گرنہٕ ءتی بنہٕ پنٛچ پھوٗل برابر پننہٕ شکلہٕ تہٕ حُسنہٕ ۔ تہٕ ہرگا سو یمہٕ پھرِ تہٕ واپس پننہٕ شکلہٕ منٛز آیہٕ تمس پورِنہٕ پتہٕ بادشاہ سُند کانٛہہ تہٕ جود ۔ یہٕ گژھہٕ پأنی پانے رد۔''

یہ اوس کأنی ۔ امہٕ وِزاوس وقت ژریتہٕ وزیرتہٕ گلالہٕ شاہ گے شوٗنکنہٕ ۔

ییٚلہٕ گلالہٕ شاہن امہٕ حتمی علاجُک بوٗزی ہأونہٕ اتھ منٛز کُنہٕ عام دلچسپی ہنٛزِ گتھہٕ ہُر یمانہٕ اہمیت حالانکہٕ اَندر کنہٕ اوس سُہ تیُتھ خوش زِ لفظن منٛز ہکو نہٕ وٗنی تھے ۔ پننہٕ نِس کمرس منٛز واتتھ وٚن امی بڑٕ ''خوٗشی چھےٚ ۔ خوٗشی ۔ وقت ووت ! بہٕ گژھہٕ ییٚہٕ تہٕ انن پنٛنز معشوق واپس پننہٕ صوٗرژ منٛز ۔ ییمہٕ یپور کرن نہٕ سخت تہٕ بدخواہ مالی ءسٕندی جأدک اُمِس پپٹھ کانٛہہ تہٕ اثر۔''

وٗن گو و گلالہٕ شاہن گرنہٕ جلدٕ ے (کأم) شروٗع ۔ تمی سوٗنچ بہتر چھُ کینزٕ س کالس پزارن یوٚت تانی شہزادِ متعلق تمام دلچسپی تہٕ جذبات ختم سپدَن ۔ سُہ روٗد کینزٕن رتبن صمِ سان پزارن تہٕ پتہٕ وٚنُن اکہٕ دوہہٕ وزیرءسٕنز زنانہٕ زِ مے دِتہٕ اجازت بٕہ گژھہٕ ہا کینزٕن ترٛھن جاین یوٚت گژھنک مے سخت شوق چھُ تہٕ ییٚہٕ ہبتہٕ امہٕ سفر خأطرِ وزیرس تہٕ اجازت ۔ امی وٚنُس پتہٕ زِ بٕہ چھُس وٗنی تیوٚت بوٚڈ زِ بٕہ ہکہٕ

پٔژن خیال تھاوِتھ تہٕ زِ چھُس نہٕ صرف تِمنے مُلکن ہُنٛد بوزُن یِژھان یِمَن مُتعلق وزیر یعنے مأِلی مے وارِیہہ کینٛہہ وونمت چھُ۔ وزیرٕ سُنٛز زنانہٕ سپٕز أمِس جوانس منٛز یہِ جوش وُچھِتھ سیٹھا خوش مگر تہٕ گرِتھ تہٕ لوگ تمہِ اجازت دِنٕس منٛز دۄ ژُرے تِکیازِ یِمو منٛز وارِیہن جاین ہنٛز وَتھ أس انتہأیی خطرناک تہٕ اور واتنس منٛز أسی وارِیہہ نہٕ وبتر نٕ لایق مشکلات خاص گرِتھ تِمس یُس أمی ہٕنٛدِس مونگتہٕ نیچوِ ی ہٕنٛدی پأٹھی خانہٕ ماجرِ سان رَچھنہٕ آسہِ آمُت۔ گلالہٕ شاہ گووأمی ہٕنٛدِس جوابس پیٹھ احترام رٕچھِتھ تہٕ ناراض۔ پانس کاڈ ہیوٚ کِڈِتھ وۄنُس أمی زور دِتھ ”کیاہ۔ میأنۍ موج۔ بُڈِس وزیرٕ ہٕنٛدِس نیچوِس پزِیا مشکلن تہٕ تکلیفن کُن نظر گرِتھ پوٚت ہیوٚن؟ مے ہِوِس جوانس گژھِہ تیلہِ پانس پیٹھ افسوٗس آسُن۔ تیلہِ چھُنا مے تمہِ بژ وٕنٛھے مرُن بہتر زِ یِمہِ یپور ہرگاہ ییتہٕ بَڈٕ تہٕ طاقتہٕ والہِ مُلکُک بوٚڈ وزیرٕ بنٛنچ کوٗشِش گرِ یہِ زن میوٚن مول تہٕ یژھان چھُ۔ میأنۍ موج، ژٕ مَہ کھوٚژ بلکہ دِمے گوٗھنہٕ۔ وۄن گووہرگا ژےٚ کانٛہہ طِلسم چھی نہٕ منگے زٕ تیلہِ یُتھ زِ فضوٗلس منٛز پییِہ نہٕ مے کانٛہہ سختی وبتر اوٚنۍ۔“

نیچوِی ہٕنٛدِ اَمہِ مُدبرانہٕ جوابہٕ سٟتۍ میچ وزیرٕ سٕنٛزِ آشنہٕ ہمت تہٕ دِیُتُنس نیرنُک اجازت تہٕ بییہِ دِژُنس پٔننۍ مہر دار وأج تہٕ وۄننس ”یہِ وأج ہأوِ زِ تمہِ وِزِ نارس کُن ییمہِ وِزِ کانٛہہ مُشکل بُتھِ ییی تہٕ زٕ جن گژھَن حأضر یُتھ تم ژےٚ اَمہِ منٛز کڈنہٕ خأطرٕ مدد کرنے“ اَمہِ دِژ أمِس امہِ سفرٕ باپتھ خرچہِ خأطرٕ کأفی روپیہِ تہٕ۔ وزیرٕن تہٕ ییلہِ زنانہِ نِشہِ پننہٕ نِس نیچوِی سٕنٛزِ مُہم جوٗیی تہٕ ژھوٚنڈ ژھانڈ دِنچہِ تیأریہِ متعلق بوٗزُنہ گووخوش تہٕ پننہِ طرفہٕ تہٕ دِیُتُنس اجازت۔

بیہِ چھُ اندازٕ ے زِ گُلالہٕ شاہ دژاو یؤت پلُس تیؤت جلد۔ کینژس کالس سفر
کرنہٕ پتہٕ ووت سُہ تتھ جایہِ ییتہِ سُہ تتھ ناوِ کھوٚت۔ تتھ بیہِ سونہٕ سُنٛد کیٚل لاٚ گتھ اوس۔
یُدوَے یہِ کیٚل وارَیہہ گوٚلمُت تہِ اوس تہٕ تتھ بَجہِ گرِژھایہِ اوس گوٚمُت یوسہٕ ناوِ اکہِ
انٛدٕ اِرِ وَرلاٚ گتھ اٚس تہِ اٚستھ تہِ کوٚڈیہِ اٚمۍ سنز وتیز نظر ووَنہِ۔ گلالہٕ شاہَن کوٚرنہٕ یہِ
ظاہر زِ بہٕ کُس چھُس تہٕ ناوِہنٛدِس مأٚلکس وۄنُن زِ مےٚ رَٹھ تہٕ ناوِ موٚہیٖو۔ اٚمۍ موٗنُس تہٕ
کمے کاٚلی اوس گُلالہٕ شاہ تتھہٕ کنٛز ناوِ لمان زنتہٕ تٔمۍ پوٗرٕ وأٚنسہِ یوٚہے کار اوس کوٚرمُت۔
تتھہٕ کنٛز رَودسُہ کینژَن ہفتن لی کران یوٚت تانٛی اکہِ دوہہٕ اٚمۍ پَنہٕ نِس مأٚلکس وۄن
زِ مےٚ وُچھ راتھ کیٚتھ جواب۔ خوابس منٛز وُچھم زِ نفریوان تہٕ نارسوٚہٕ ستۍ ناوِژ کس گوٚد
کران یوٚت تانٛی یہِ پھُٹتھے آیہِ۔ اٚمۍ وۄنُس یہِ "مےٚ چھُ خوابن ہُنٛد تعبیر تہِ تگان
وُچھن۔ چأنٛی کٔمۍ تانٛی دُشمن چھُ اَتھ جودتھوومُت تہٕ ہرگاسُہ جودأتی روٗدسُہ پھاٹناوِ ناوِ"
ناوِہنٛدی مأٚلکن ییٚلہِ یہِ بوٗزسُہ کھوٚژ وارَیہہ تہٕ تٔمۍ وۄن گُلالہٕ شاہَس زِ ژٕ کر تہٕ
کوٚشش یُتھ یہِ جود لبتھ کڈہَن۔ گُلالہٕ شاہن وۄنُس زِ یہِ چھےٚ بڈٕ مُشکل کاٚم تہِ گرِتھ
تہِ گرِ بہٕ کوٚشش مگر ژےٚ چھی یہِ وعدٕ کوٚرُن زِ پنہٕ ژٕ امیک کأٚنسہِ کینٛہہ وَنکھ۔ مأٚلکن
کوٚرُس وعدٕ۔ پتہٕ گو وگلالہٕ شاہ اٚکس تژھِ جایہِ ییٚتہِ نہٕ کأنٛہہ اوس تہٕ زوٗلُن نار تہٕ تتھےٚ
اَتھ ریٚہہ وٕژھ تہٕ تٔمۍ ہأو وزیرٕ سنٛزِ زنانہِ ہنٛز موہرِ وأج اَتھ گُن۔ فورَن گےٚ زٕ جن
حأضِریم تہِ کرنہٕ خأطرٕ تیار اٚسۍ یہِ سُہ یمَن وَنہِ ہے۔ گلالہٕ شاہَن وۄن یمَن ناوزمینٛس
پیٹھ اَننہٕ خأطرٕ۔ تٔمو کوٚرِی تہِ گلالہٕ شاہَن کوٚڈ اَمہِ منٛزٕ سونہٕ سُنٛد کیٚل اَمہِ پتہٕ دِتُن جنَن
حُکم زِ ناو وأٚلیوٗن واپس آبس منٛز۔ سُہ دژاو تہٕ بِرٕ پأٹھی ہوون یہِ سونہٕ سُنٛد کیٚل

مأ لِکس ۔ یِہ دُچھتھ گووناوِ ہُنْد مأ لِکِ سبٹھا حٲران تہٕ خدایس کُن کوٗرن شُکر زِ تِتہٕ چھامےٚ سوٗزتھن یتھ نوکر۔ گلالہٕ شاہن رۄٹ کیٚنٛل پانسے نِش تہٕ کم ہے کالس اندر دِتن مأ لِکس یِہ بھروسہٕ زِ ناوروز وۄنی ٹھیک تہٕ کینژہ کالہٕ خأطرٕ منجنس چھٹی یوسہٕ أمس فورن دِنہٕ آیہ ۔ اَمہِ پتہٕ آوسہ موہرِ واجہِ ہٕنٛدِ مدتہٕ پنہٕ نِس مونکتہٕ مأ لِس یعنے بڈس وزیر سُنٛد گرٕ واپس۔ یہِ اوس دربارُک وقت تہٕ اَمہِ کِنہٕ اُس اَمہِ وِزِ صرف وزیرٕ سٕنٛز زنانہٕ اَتہِ ییٚمہِ تَس لولہٕ ہٕژ ماجہِ ہٕنٛدی پأٹھی استقبال کوٚر۔ اَمہِ پتہٕ کِہے کأنٛژ آووزیرٕ گرٕ تہٕ پتہٕ سَپُد اَتہِ شأدیانہٕ ۔ پۆرٕ شہرس تہٕ اُس اَتھ منٛز دلچسپی باسان تہٕ گلالہٕ شاہنٕ، تمِ سٕنٛد بن کازنامن تہٕ تمِ سٕنٛد بن مُشکلن تہٕ تکلیفن ہٕنٛز ییٚمن پیٹھ اُمی موہرِ واجہِ ہٕنٛدِ کِنہٕ قابو اوس پیٚو ووٚمُت ذکرٕ اُس لۄکن ہٕنٛد بن وُٹھن پیٹھ۔

اکہِ دویہِ دۄہٕ گِہہ گُلالہٕ شاہن سونہٕ سُنٛد کیٚنٛل تہٕ بنوٚنس زِ أ ویل چۆرٕ یُس تمِ پنٛج پھۄلہِ ہٕنٛدِس باغس سمنٛزس مۆجۆد ناگس منٛز ژووٚ۔ تتھےٚ اُمی یہِ کوٚرتہٕ بیٚیہٕ بنیہِ پنٛج پھۄل تہٕ آیہِ ناگہٕ منٛز نبر۔ تموٚ دوٚنوے وٚگری اَکھا کِس میٹھی تہٕ کربکہِ دِژ کھ تکیا زِیم اُسی پانہٕ وأنی بیٚیہٕ سمکھنہٕ کِنہٕ سبٹھا خوش۔ تموٚ وۄن اَکھا کِس تہِ سأ لم یِہِ تموٚ پتمہِ ملاقاتہٕ پتہٕ سۆرمُت اوس تہٕ پنٛج پھۄلہِ وۄن زِسوٚ ہیٚکہِ وۄنی اُمس سٕتی کُن تہٕ گژھتھ یوٚت یہِ ییٚژھ ہِتہٕ یہِ ہدایت دِیتنس زِ ژٕ پزٕ ارتوٚت تانی بیٚتی یوٚت تانی یہٕ پنٛنہٕ گُتھہِ منٛز واپس پھیرِ تھ یِیے (یوٚت نہٕ اُمی ہٕنٛدِ اَتہِ نیرنہٕ پتہٕ کانٛہہ تہِ ژامُت اوس) تہٕ تتہٕ تمِ تہٕ تتھی لال جوأہرتہٕ پلو وَلوانہٕ یِم اَسہِ وتہٕ ضرورت لگن۔ گلالہٕ شاہن موٚنس تہٕ پنٛج پھۄل گٲیہٕ تہٕ جلدٕ ے آیہِ سبٹھاہ موٚلٕلی لال جوأہر تہٕ پلو ہیتھ واپس۔

اَمہِ پَتہٕ دڑاے یَم دوٚنوٚے پرستانہٕ منٛز پَنہٕ نِس سفرس پیٹھ۔ کُنہِ تھکہٕ وَکہ
رۄسُتے رۄدی یَم تیز تیز سبٹھا دوٗرتانی یکان یوٚت تانی یَم اَکِس ناگس پیٹھ واَتی۔ یتھ
شیشہِ ہیٖو صاف آب اوس۔ اَتہِ ٹھہرے یَم رَژھ کھنجہِ تہٕ کھیوٚکھ کھٮ۪ن۔ پانہٕ واَنی کتھ
باتھ کران ووٗن گُلالہٕ شاہَن پٮ۪نٛچ پھوٗلہِ زِمےٚ چھےٚ تَمو پوشو منٛز کینٛہہ پوش حاصل کرٕنٛچ
خاہش یَم سمندر بٹھس پیٹھ موجوٗد اَکِس خاص باغس منٛز وو پدٕ یمٕتی چھِ۔ اَمی ووٗن
اَمِس زاَتھ باغس منٛز چھِ باہ ساس پوشہِ کُلی۔ یَم ساَری کُلی چھِ اکہِ پری شہزادِ رُدی
ٕتی تہٕ پزٕ بتھ کانٛہہ کُل چھُ باہ باہ ساس روپیَن ہنٛدِ مولُک۔ یہِ بوٗزِتھ ووٗنس پٮ۪نٛچ پھولہِ زِ
سو ہیکہِ اَمی ٕسنٛز یہِ خاہش پوٗرٕ کٔرِتھ تہٕ اکھُتے بیٮ۪ہ تہٕ کانٛہہ یَژھ یوسہٕ تَس آسہِ۔ (تمہِ
ووٗنس) مگر یَم پوش ہکہِ چانہٕ خاطرٕ ہے یاَژ اَنتھ تکیا زِییتہِ یَم پوش وو پدان چھِ تمہِ
پرستانٕچ شہزاَدی چھنہٕ اَزتانی کانٛسہِ مَردن وُچھمٕژ تہٕ اَمہِ کنٛز وُچھی نہٕ ژےٚ تہٕ سو۔

کینٛژَن دوہَن اورٕ یور پھیرنہٕ پَتہٕ واَتی یَم اَتھ عجائب باغس نکھہٕ سوٚدرٕ
بٹھِس نِش۔ اَتہِ روٗٹ یمو اَکھ جہاز کرایس پیٹھ یُس اَتہِ ٹھہرِتھ اوس تہٕ یانی اَتھ
جہازَس منٛز تمہِ راَژ ہیٚتھی پٮ۪نٛچ پھوٗلہِ دِژ گُلالہٕ شاہَس اَکھ خوٗبصورت موختہٕ مال تہٕ
ووٗنس زِ ژٕ گژھ فورَن تہٕ یہِ تھاوُن جہازَس اَکِس طرفس کُن الگ کمرس منٛز ژاَنگی
گاشس الاَنو۔ یتہِ ووٗنس زِ ژٕ رۄزی زِ پانہٕ تہٕ تتھی کمرس منٛز۔ امیک اَکھ رُت (نتیجہٕ)
آسہِ یہِ زِیہ کرنہٕ یتی گژھن بییہِ تہٕ واریہہ خوٗبصورت موختہٕ مالہٕ حاصل۔ گلالہٕ شاہَن
کوٚرتی یہِ اَمہِ ووٗنس۔

اَتھی منٛز پوٗر پٮ۪نٛچ پھوٗلہِ مردانہٕ رخت تہٕ بنیہِ خانہٕ دار سُند نوکر۔ اَمہِ پَتہٕ

دِیُت تَمہِ حُکم زِ جہاز پکناوِنُن پری شہزادِ ہِندس بانس نکھہِ۔ اَو تتھ ییلہِ یم واتی تہٕ شہزادِ ہِندی نوکر آے تہٕ وُنہکھ زِ جہاز کڈِ وِیمہِ جایہِ تِکیاز شہزادک چھےٚ یژھان زِ یَتھ جایہِ گژھہِ بلکل خاموشی آسٕنۍ تہٕ یورکُن گژھہِ نہٕ کانْہہ تہٕ یِن یہِ چھُ تُسند ے لہٰذا گژھہِ نہٕ لیارِ سوٚ درِ بٔٹھِی کُنۍ کانْہہ تہِ پکُن۔ مگر جہازُک مالک گُلالہٕ شاہ تہٕ تُسند نقلی نوکر رُوٚ دی اَتھی پیٹھ ڈٲٹھ زِ اَز اَسۍ روز واتی تہٕ وُنہکھ زِ اَسہِ چھِ جہازس منز سبٹھا قیمتی چیز تہٕ ژوٚرن ہِندِ خوفہٕ ٹھٔہر وواَسہِ تو ے یَتھ جایہِ جہاز۔ وُنی ہرگا توٚہۍ وُنو زِ یتہٕ نیر وتیلہِ گژھہِ بادشاہ اَسہِ یہِ وعدٕ کرُن زِ ہرگا ژوٚرن ہِندِ یا تھے ہِو گُنہ وجہ کُنۍ اَسہِ کانْہہ نقصان سَپِد سُہ پرُ دِسہ تِکیاز ہرگا اَسۍ بدل کُنہ جایہِ گژھو تیلہِ ییٚن تم ضروٗر۔ بادشاہن ییٚلہ یہِ بوٗز تہٕ تٔمۍ دِیُت یِمَن اَتھ راتس ٹھہرنک اجازت۔

پگہہ صُبحس کیٚتھ تُجہ پنج پھوٗلہِ کینْہہ موختہٕ مالہٕ یِمہٕ گوڈے وَننہٕ آمتہٕ طریقہٕ کُنۍ حاصل آسہِ سپز مژٕ تہٕ تَمہٕ تھاوِ بن شہزادِ ہِندِ باغہٕ کُس طرفہٕ نَنہٕ۔ اَتھی منز وژھہٕ شہزادِ ہِنز نوکرانہِ آبَس کُن سرٛان کرنہِ۔ تِتھےٚ تَمو پنج پھوٗل وُچھ تہٕ پرٛژھہس ژٕ کوٚسہٕ چھکھ تَمہِ وُن یِمَن زِ یہٕ چھس اَکِس دولتمند بایارِ سٕنز نوکریُس جہازس منز چھُ۔ سُہ چھُ پیٛٹھی رُت تہٕ اَمِس چھِ وارِیہہ بڈی خزانہِ خاص کرتھ کینْہہ موختہٕ مالہٕ یِمہٕ زن پُرٕ دُنیاہَس منز سارِ وے کھوتہٕ قیمتی تہٕ خوٗبصورت چھےٚ ییلہِ نوکرانو یہٕ بوٗز قدرتی کتھا چھےٚ تِمَن گیہٕ یم بارِ خزانہٕ وُچھنٕچ خاہش تہٕ پنج پھوٗل تہِ اَس یِمَن یم ہاونہٕ خاطرٕ تیار۔ یم خوبصورت موختہٕ وُچھتھ گیہٕ یِمہٕ سبٹھاہ حارٛان تہٕ پنج پھوٗلہِ وُنکھ زِ ژٕ دِتہٕ اَسہِ یِمہٕ پنٛنہٕ شاہی مالکنہِ ہاونہٕ خاطرٕ ہِنٛک اجازت۔ یِتہٕ مون اَمہِ فورَن۔ شہزادِ گیہٕ یِمہٕ تِژٕ

خوش زِسوٲس نہٕ یِمہٕ ترٛاونہِ یِژھان بلکہِ وۄن تِمہِ پَنہٕ نٕبن نوکرانٕبن زِ توٚہی کٔرِو یُہنٛد قیٖمت معلوم تہٕ اکھُتے أنِو بیٚیہِ کینٛہہ یِژھے۔ تیٚیژ ییژ سوداگر دِتھ ہیٚکہِ۔ یِیٚلہِ وۄنی باقٕے تہٕ واژٕ یِہ اوس اَکھ انبارا۔ شہزادِ کوٚر اِرادٕ زِ یِہ وُچھن یِہ باپٲری تِکیٛا زِ تِمہِ سوٗنٛچ زِ ''تِمس ییٚتہٕ قیمتی چیٖز آسَن سُہ گژھہِ وارِیہہ بوٚ ڈموٚہنِیُو آسُن۔ لہٰذا کوٚر تِمہِ پوٗرٕ پرٛدتہٕ گیہِ جہازس کُن۔ اوٗت وٲتتھ پرٛژھن پنٛج پھوٗلہِ، یوسہٕ نوکرٕ بنتھ اُس زِچاٲنس مالکہٕ سُنٛد گمرٕ گَتہِ چھُ تِکیٛا زِ یِہ چھُس پانہٕ تُمس ستی تِمَن موٗختہٕ (مالِن) ہُنٛد قیمت طے یِژھان گرُن یِمہٕ مےٚ ژارِ۔ پنٛج پھوٗلہِ تہِ اُس یِہے وومید مگر سوٲس نہٕ اَتھ معاملس منٛز کانٛہہ خاص دلچسپی ہاوِنی یِژھان لہٰذا ووٗنُن شہزادِ ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ باپٲرِس نِشہِ أژِتھ تِکیٛا زِ سُہ چھُ چِلَس یِیمہِ کٔنہ نہٕ سُہ کانٛسہِ زنانہِ سمکھِتھ یا گتھ کرِتھ ہیٚکہِ۔

شہزادِ ووٗنُس ''مگر یِہ کیٛازِ ہیٚکہٕ نہٕ باپٲرِس سمکھِتھ۔ یِہ چھُس رٕژ زنانہٕ تہٕ کانٛہہ وو پرٕ مَرد چھُم نہٕ زانٛہہ تہِ وُچھمُت۔ مےٚ چھُ یقین زِمیانہِ اوراژنہٕ ستی گژھہِ نہٕ کانٛہہ بےٚ حُرمتی''۔ پنٛج پھوٗلہِ ووٗنُس ''سُہ سمکھی نہٕ ژٕ ے۔ ہرگاہ ژٕ تُمی سِنٛدِس کمرس منٛز نِمتھ سُہ گژھہِ ناراض۔ سُہ ہاوی نہٕ ژٕ ے ہرگز پان۔''

یِہ بوٗزِتھ درٛایہِ شہزادِ زیادٕ ے گَل زِ یِہ وُچھن یِہ عجیب شخص۔ تِمہِ ووٗنُس اچھایہ گژھ کُنی ژٕنی تہٕ ژٕ ے چھےٚ نہٕ تُہنٛج کانٛہہ ذمہِ دٲری۔ پنٛج پھوٗلہِ ووٗنُس نہٕ کَہنہٕ تہٕ شہزأدی گیہِ کُنی ژٕنی تہٕ کوٚرُن سوداگرٕ سِنٛدِس دروازس ٹھُک ٹھُک۔ تُمی کھوٗل نہٕ دروازٕ بلکہِ دِتُن أنٛدرٕ ے جواب ''یِہ چھُس نہٕ کانٛسہِ ازٲنی زنانہِ کُن وُچھان لہٰذا ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ اندرٕ أژِتھ۔''

مگر شہزادیؤ زس نہٕ یہِ "کیاز" تمہِ وؤنس "مے چھنہٕ اَز تانی کانٛسہِ وو پرمَرد سُند بُتھ وُچھمُت۔ بہٕ چھس اَکھ رٕژ زنانہٕ۔ مے دِ اندر اَژنہٕ۔ بہٕ چھس رٕژ زنانہٕ تہٕ ژےٚ ستی چھس کھاندر یژھان کرُن۔ یہے چھےٚ میانی خاہش تہٕ اَسی کیاز ہمکونہٕ اَکھ اَکس وُچھِتھ؟

یتھہٕ کنی زور کرِتھ مژ روو سوداگرن درواز تہٕ سمکھی یم تہٕ گوڈنچے نظر گوکھ محبت۔ یمو کرِ واریہس کالس پانہٕ واَنی گتھہٕ تہٕ باپارکی باوی اَمس ساری مولٕلی چیز۔ پتہٕ دژ ایہِ شہزادی اَمس ازاَنی سوداگر سُند سبٹھا محبت تہٕ اَمی ہنٛد بڈٕ تہٕ بارٕ خزانچ حارانگی ہیتھ۔ تتھے سو محل خانس منز وا ژ تمہِ وؤن بادشاہس زِ سوکتہِ اَس تہٕ اتہِ کیاہ وُچھن تہٕ اَمس رکتھہٕ کنی گو واَمس شخصہٕ سُند محبت تہٕ وؤنی اَس اَمس شخصس ستی کھاندر یژھان کرُن۔

اَکھ شفیق تہٕ رُت مول آسنہٕ کنی کوٚرُس مالکی وعدٕ زِ بہٕ وُچھن یہِ نفرتہٕ اَمہِ مقصدٕ گوو دوٚیمہِ دوہہِ صُبحس جہازس پیٹھ۔ییلہِ اَکی یہِ سوداگر وُچھ۔ یہِ کوٚتاہ خوش یوٗن چھُ، یُتھ خوش گفتار چھُ تہٕ امہِ علاوٕ یوٗت گاٹل چھُ۔ اَکی تہِ کوٚر پانس ستی یہِ قبوٗل تہٕ گرِ وا تتھ وؤنن کورِ تہِ یہِ۔شہزادِ ہنٛز خوشی اوسنہٕ حدٕ ے کانٛہہ۔ سو اَس بے تابی سان اَتھ دوہس پزاران تہٕ شہرس منز تہِ اَس اَمہِ نزدیک ینہٕ والہِ کھاندرٕ کہِ خیالہٕ بے تابی۔ کھاندر آو سبٹھاہ شاندار طریقہٕ کرنہٕ یہِ زَن پرستان کس بادشاہ ہنٛدِ رُتبہٕ تہٕ دولژ حسابہٕ شوٗبہٕ ہے۔

کینژس کالس روٗد گلالہِ شاہ اَتی محل خانس منز تہٕ پزاوُن سبٹھا خوشحالی۔

وۄں گوو سُہ اوسنہٕ پۆرٕ پأٹھی مطمئن لہذا اوۄن أمی اکہِ دوہہٕ شہزادِ پانس متعلق سأرُم کینُہہ۔ سُہ کیاہ زِ اوس اور آمُت تہٕ سُہ کیاہ زِ اوس یِم پوش حأصل یڑھان کَرِنی تہٕ واپس پَنُن وطن گژھُن یژھان۔ شہزادِ ووۄن تِتھے پأٹھی یہِ بادشاہَس تہٕ موٗنگنس اجازت زِ ئہ نمہٕ ہایِم باہ ساس پوشہِ گُلی تہٕ گژھہ ہاخانہٕ دارس ستی۔ بادشاہَن کوٚرُس اقرار۔امی ساعتہٕ پیٹھہٕ ہیرٕ ن نیرنہٕ خأطرٕ تیأریہِ شروٗع سپدنہِ۔ باہن ساسَن پوشہِ گُلبن ہنٛدِ خأطرٕ آیہِ باہ ساس بگہِ تیار کرنہٕ تہٕ سُہ خزانہٕ ٹلنہٕ تہٕ سارنہٕ خأطرٕ تہٕ آوا نتظام کرنہٕ یُس یِمَن بادشاہَن دِیُت۔ اَکھ سبٹھا بوٚڈ فوج تہٕ ہُسی تہٕ آیہِ اَتھ شاندار جورِ آیتن تھاونہٕ۔ أخر تہٕ ووت روخصت سپدنُک وقت۔ یہِ اوس سبٹھہٕ دوکھ ہوٚت موقہٕ تہٕ کیاہ زِ یِم دوشوے أسی سارِنے ہنٛدی ٹاٹھی۔

یِم گےٚ گوڈٕ تتھ مُلکس یتہِ گُلالہٕ شاہَس گوڈٕنچ زنانہٕ میج۔ بادشاہ سپُد أمس وُچھِتھ سبٹھا خوش تہٕ دِیُتُنس روزنہٕ خأطرٕ اَکھ شاندار مکانہٕ تہٕ ییہِ تہٕ سأرُم یہِ أمس ضرٛورت اوس۔ گُلالہٕ شاہ روٗد کینژَس کالس اَتہ تہٕ پتہٕ ییہٕ تحفہٕ ہیتھ دژ اواَتہِ۔ اَمہِ پتہٕ دژ اے یِم گُلالہٕ شاہنہٕ پننہٕ مُلکہِ کُس طرفس۔ یہِ اوس اَکھ سبٹھا زیوٗٹھ تہٕ کریوٗٹھ سفر مگر سأری وأتی ٹھیک پأٹھی شہرٕ کُس قلایس نِش تہٕ أتی تژ ووٗکھ ڈیرٕ تِکیاہ زِ یِمو سوٗنچ زِ اچانک ییٚتی لوٗکھ (یِم ساسہٕ بُدی أسی تہٕ اَمہِ علاوٕ ہُسی، گُری تہٕ باقی جانور تہٕ یِمَن ستی أسی) اور واتنہٕ ستی گژھہِ لوٗکن تکلیف۔ ییلہِ یِہنٛدِ اوٗت واتنچ خبرٕ محل خانس منز واژٕ بادشاہ کھوٗژٕ سبٹھاہ تہٕ سوٗزن پننہٕ نِس بُڈس وزیر تہٕ باقی صلاح کارن نا دیُتھ تِمن پرٕژھہ ہے زِ مےٚ کیاہ پزٕ أمس بادشاہَس خوش کرنہٕ خأطرٕ کرُن یُس اور وأتتھ چھُ

پیوٚمُت تِکیاز ِ ییتھ ٕ کٕنہٕ اُکی وۄنُن ز ِ "یقیٖن چھُ یُٔت بوٚڈ تہٕ طاقتور بادشاہ یور صرف جنگ کرنہٕ خاطرے آمُت"۔

بٔڈی وزیرَن کوٚر مالس پیٹھ پوٚر سونچ تہٕ پَتہٕ وۄنُن "اے بادشاہ، سون عرض چھُ زِ توہی سۆزیوٗن پنٕنی خوبصورت کوٗرتہٕ سوے گرِ انچ سبیل۔ بنان چھُ یہِ بوڈ بارٕ بادشاہ سپد اُکی ہندِ حسنک شیدا یِ تہٕ ییتھ ٕ کٕنہٕ بچو اُسی"۔

بادشاہَن وۄنُس درجواب "افسوٗس! افسوٗس! مےٚ چھنا گوڈے تَس شخص پنٕنی کوٗر نیتری دِنچ زبو دِژہٕ ییُس پوشہِ گُلی انِس منز کامیاب سپدِ۔ اَمہِ ہریمانہٕ کوٚر نا میانہِ کورِ کتہٕ پھرِ ییتھ کتھِ انکار زِ سو گرِنہٕ کانٔسہِ ستی کھاندر بامے سٕہ کوتاہ تہِ بوٚڈ تہٕ دانا اُسی تَن ماسوایہِ تُمس شخص"۔

ییتھہِ پأٹھی اوس بادشاہ تہٕ تٔمی ہندی صلاح کار اُتھی مشورس ستی آوٕ رکی زِ گلالہٕ شاہَن تیٚمی راتس ڈیر اوس ترٚ وومُت کٔڈی پنٕنی تھد پایکی تہٕ شہزادِ پکو تہٕ لأرگن بیچھونی ہندی ہوی زچہِ پکو تہٕ ژاو باہ ساس پوشہِ گُلی ہیتھ شہرس منز۔ بگہِ چلاوَن والین دِتُن حُکم زِ توہی وأتِو سیوٚدُے محل خانس نِش تہٕ پانہٕ دژاویٚمَن برونہہ۔ اوٗت وأتتھ سۆزٕن دربانس اتھہِ بادشاہَس شیٚچھ تہٕ وۄنُس "پَنہٕ نِس مأ لکس یعنے بادشاہَس وَن زِ مےٚ دِیو حُکم (زِمےٚ کیاہ چھُ کرُن) یہٕ چھُس پرستان کس بادشاہ ہندِ باغکی خوبصورت پوشہِ گُلی ہیتھ آمُت"۔

عجیب چھُ یِتہٕ زِ یہِ شیٚچھ آیہِ تٔمہِ وِزِ واتناونہٕ ییٚمہِ وِزِ بادشاہ تہٕ امیریٚمن پوٗشَن ہنٛز کتھ اُسی کران! مگر وأتژ۔ ییلہِ بادشاہَن یہِ کتھ بوٗز تَس بیوٗٹھ نہٕ دربانہٕ سُند وَنُن

بلکہِ سوچُن یہِ چھُ پاگل گوٚمُت۔ وزیرتہٕ باقٕے بٔڈۍ عہدٕ داریم اَتہِ أسۍ تَموتہِ سوٗنچ زِیہِ گتہِ ہیکہِ پوٚز اٲسِتھ۔ وۄں گوو بادشاہَن وۄنُس مذاقہٕ پأٹھۍ گژھ اَتُن سٕہ اندر۔ أتھۍ منٛز پہوٚگلالہٕ شاہ وٲتِتھ یَس جنٛدٕ أسۍ نألۍ مگر خۄ بصورت پوٗشن ہُنٛد سٕہ نموٗنہٕ اوسُس ءتۍ یَتھ شہزادِتہٕ شأہی خاندان کیو نفرو سبٹھا تعریف أسۍ کٔرۍ ءمتۍ۔ یہِ اوس پوٚز زِتم پوٗش أسۍ وأتۍ ءمتۍ یِہنٛز سبٹھاہ کالہٕ پیٹھٕ خأہش أس سپدان مگر یم اَتُن وول اوس بظأہر سبٹھاہ پَتھ پایہِ ذأژ ہُنٛد۔ اَکھ موٚکُر جنٛدٕ فقیر! بادشاہَن رٕٹ پننۍ ہوٚنگنۍ دۄ چھنِس اَتھس منٛزتہٕ نظرتھأوِن قأئینَس پیٹھ۔ یِتھہٕ ءکنۍ رُوٗ دکینژَن منٛٹن بلکل ژھوپہٕ کٔرِتھ۔ تُمۍ سوٗنچ ''یِہوے چھاسٕہ نفریَس مےٚ پننۍ کوٗر پچھےٚ دِنۍ؟ أمِس نفرس تہِ گتہِ آسہِ یژھہٕ گتھہٕ وہمہٕ گمانس منٛز۔ بٕہ دِمہٕ أمِس بوٚڈ بارٕ انعاماتہٕ دَپِس گژھ۔''

دُبارٕ ہیوٚر گُن وُچھِتھ پرٛژھنَس ''دوستا۔ وَن سا ژےٚ کیاہ گژھی آسُن۔ ژٕ بَنہٕ کھامُلکُک اَکھ بارٕ وزیرِ کنہٕ سبٹھا دولت گژھی آسنۍ۔ ژٕ وَن تہٕ ژےٚ تیۍ تہِ دِنہٕ۔''

بیٚچھہِ وِنۍ دِتُس جواب ''بادشاہ سلامت ناراض گژھۍ زیوم نہٕ۔ مےٚ گژھہِ صرف تُہنٛز کوٗر نیٚترۍ۔ تَس مقابلہٕ چھےٚ مےٚ سأرے دولت تہٕ روتبہٕ سبٹھا کم پایہِ باسان۔ مےٚ چھُ عرض توٚہۍ کٔرِ وےٚ ءستۍ پَنُن وعدٕ پوٗرٕ۔''

بادشاہَن وۄنُس درجواب ''یہِ ژٕ ونان چھکھ تہِ چھُ چون حق تہٕ بٕہ ہکہٕ نہٕ ژےٚ ءستۍ کوٚرمُت یہِ وعدٕ پھٕٹرأوِتھ تہٕ اَتھ انکار کٔرِتھ۔ گژھ بَن میأنۍ کوٗر۔ سو چھےٚ چأنۍ۔''

ییٚلہِ سارِوے امیرو، اَتہِ حأضروتہٕ پانہٕ گلالہٕ شاہَن یِمہٕ گتھہٕ بوزٕ یم سپدۍ

بادشاہ سُنْدِ عاۄلی ظرفی کنِ سبٹھاہ حاۄران۔ تہٕ کیازِ یہِ اُس نہٕ کانْہہ بڈ کتھ بلکہ وَنوتی باسہِ ہے پزٕ بتھ اُکس ٹھیک تہٕ زِ ہرگا بادشاہ اُمس بچھ ؤنی سٕنزٕ یہِ خاۄہش مانہِ ہے تلہٕ۔

گلالہٕ شاہَس آو نوکرن ستی دِتھ اُکس بڈس مکانس منز گوھنہٕ تہٕ تتہٕ کینژون دوہَن تتہٕ روزنہٕ خاطرٕ وَننہٕ یوٚت تانی تمس خاطرٕ مُناسب پکو ڈلوتیاریہن کرنہٕ تہٕ بیٚیہ کھاندرٕ باپتھ باقٕے انتظام تہٕ کرنہٕ یہن۔ یہِ کرنہٕ پتہٕ تھوو بادشاہَن تہٕ دربار وبیٚیہ صلاح مشورٕ جاۄری زِ یمن مشکل حالاتَن منز کیاہ پیہِ تَس وۄپرٕ طاقتور حکمرانن نسبت کرنہٕ تیمی شہرٕ چہ قلایہِ نیبرٕ گنہِ ڈیرٕ اوس ترٕ وومُت۔ تموٕ گرواریہَس کالس پانہٕ وأنی گتھ باتھ مگر تم واۄتی نہٕ گُنہِ تیمس پتھ تہٕ بادشاہَن کوٚر دربار بن یہِ ؤنتھ روخصت زِ یہٕ گژھہِ صرف پٔنُن وزیر ہتھ اُمس بادشاہَس نِش تہٕ پزٕ ژھس یوٚر ینگ مقصد۔ یہوے گاۄنٹا ہیؤ گژھتھ اُسی وۄنی بادشاہ تہٕ تَسُند وزیر کینژَن مُلازِمن ستی ہتھ تشویش بُرتی شہرٕ نبر نیتھ جایہِ کُن پکان ییتہِ یہِ بوٚڈ ٹھکانہٕ اوس لاگنہٕ آمُت۔ یم اُسی شاۄہی نفر آسنہٕ کھوتہٕ زیادٕ زاۄریر باسان۔

اُتھی منز اوس گلالہٕ شاہ پننہٕ نبن ستی دِنہٕ آمتین مُلازِمن بے پے پاۄٹھی کراتہٕ ترٕ اوس تہٕ پننہٕ نس ژھمس منز واتنس منز کامیاب سپدِ مُت تہٕ اُسن دُبارٕ پکو بدلاوِ ژتی۔ بادشاہَن تہٕ وزیرَن ییلہِ تَس ستی خاۄرپاۄٹھ کوٚر تہٕ تموٕ پزٕ زِ نوؤے نہٕ سہ۔ یمن آورتی پاۄٹھی استقبال کرنہٕ، اورٕ یور آیہ ڈالہِ دِنہٕ تہٕ عزتہٕ سان یم دۄنوے بہناونہٕ۔ گلالہٕ شاہَن تُل مُلکس تہٕ اتہِ کینہِ لوٗکَن متعلق کتھہٕ باتھِ دٔس۔ پتہٕ پزٕ ژھس بادشاہَن زِ زٕ

گَتہٕ پیٹھہٕ تہٕ کیاہ کرنہٕ چھُکھ آمُت ؟ اَمہٕ پتہٕ وَنُس گُلالہٕ شاہن پانس متعلق تہٕ وَنس سُہ کتھہٕ کنہٕ اوس یِیمہٕ غرضہٕ آمُت زِ سُہ منگہِ (بادشاہس) کُہ رنیتھری۔

بادشاہن وَنُس درجواب ''افسوٗس، صدافسوٗس۔ مےٚ چھُ گوڈے اَکس بیچھوٕنس پٔنِنہ کُہ ر دِنک وعدٕ کوٚرمُت تِکیا زِ تَمس ستی اوس یہِ لفظ سپدمُت۔ ہرگاہ یہِ آسہِ ہے نہٕ تیلہِ اوسہٕ میانہٕ خاطرٕ ژےٚ کھوتہٕ کانٛہہ بہتر۔ مےٚ پیٹھ کر رحم۔ تہٕ بہٕ چھُسے ژےٚ سٕو دِلہٕ زِ ژےٚ چھُسے بہٕ یہِ گتھ مغموٗم دِلہٕ ونان۔''

گُلالہٕ شاہَن وَنُس ''سبٹھاہ نیک۔ سبٹھاہ پُزی یور بادشاہ۔ ژےٚ کوٚرتھ جان۔ لفظ پھُٹرَ نہٕ کھوتہٕ چھُ بہتر پَنُن زُو، پَنُن مُلک، پَنُن سوٗرُے کینٛہہ دِیُن۔ کاش دنیاہکی سأری حکمران آسہٕ ہَن ژےٚ ہوی۔ تیلہِ آسہٕ ہَن لُکھ زیادٕ خوش۔ زمینہٕ پیٹھ آسہِ ہے زیادٕ جأنی تہٕ اَمن۔ خدایَن چھُنکھ ژٕ پایِر جاہ کوٚرمُت اے بادشاہ تہٕ سےٚ گری ژےٚ بیٚنہٕ تہٕ بجاہ۔ صرف روز پننہٕ نٕمن وعدٕن پابند تہٕ لُگن خاطرٕ روز کوٗشش کران۔ بیٚنہٕ بوزِ یتہٕ زِ یمس بیچھہٕ وِنی ہِنزٕ ژوٕنی گتھ اوسکھ کران سُہ چھُنہٕ بدل کانٛہہ بلکہٕ چھُس بٔے۔ تہٕ بٔہ چھُس سےٚ لڑکہٕ یمس سأری لُکھ ژٕ یأسی وَنان یُنٛد مول کانٛہہ وأرث آسنہٕ ورأے مویاو یِیمہٕ کنہٕ تُنٛد سوٗرُے جاداد تہٕ دولت شأہی خزانس برنہٕ آیے یہِ۔ تہٕ یِیمہٕ کس نتیجس منٛز میأنی موج اَکس زمیندارس نِش موٚہنِوی لأزی اُس کران۔ خدایَن کوٚر مےٚ چارٕ تہٕ سبٹھا ترقی کرنم۔ مےٚ سمکھ چوٗنےٚ اَکھ نفر یِیمی مےٚ چانہٕ خأہشہٕ ہُنٛد وَن۔ سبٹھا سفر کرنہٕ پتہٕ یِیمہٕ کنہٕ مےٚ علم حأصِل کوٚر، بٔہ امیر تہٕ بوٚڈ موٚہنیوٕ بنیاس آس بٔہ چأنِس مُلکس واپس تہٕ تم پوشہٕ گُلی اَنم پانس ستی۔ مےٚ

دۆپ گوڈِ یمہٕ بہٕ اَکس بیٚچھ وِنی ہِندی ہوی پلولا۔ گتھ تم ہتھ ژےٚ نِش۔ یتھ زَن بہٕ چانِس وعدِ وفا کرنس ازمائیش کرٕ۔ ژےٚ دِتھ تہٕ ثابت کُرتھ۔ بہٕ چھُسے درخاس کران مےٚ دی زِ معافی ہرگامےٚ اَتھ معالس منز کانہہ غلطی آسہٕ گرمژ تہٕ مےٚ دِن پٔنٕنی کوٗر نیتھری۔'' یمہٕ گتھہٕ وٕنتھ کرٕ اَی بادشاہٕ ہندبن اَتھَن تھپھ تہٕ پانس لرِ بیٚہنوٗون عزتہٕ کِس مسندس۔

یِیلہِ بادشاہَن یہِ رژ خبر بوٗزُس چھُنہٕ وبڑان کُنہٕ۔ ''شکر خدالیس کُن'' تُمی ووٗن زورِ تہٕ روٗٹن گلالہٕ شاہ لولہٕ سان چیر نالہٕ مَتہٕ۔ ''بےشک۔ بہٕ دِمہٕ ژےٚ پٔنٕنی کوٗر۔ مگر بہٕ کُس چھُس ژےٚ یہِ وعدِ دِنہٕ وول؟۔ ژےٚ یہِ کینژھا خوش گژھی تہٕ یہِ میانِس اختیارَس منز چھُ تہٕ چھُ چونُے۔''

امہِ مُلا قاتہٕ پتہٕ آیہِ امی وِزِ شہزادِ واتناونہٕ یَس نہٕ یہِ توت تانی بیٚہانے اوس یوٗت تانی گلالہٕ شاہ پانہٕ آو تہٕ تَس یہِ ووٗنُن۔ مُقررو قتس پیٹھ آو سبٹھے دھوم دھام سان کھاندر کرنہٕ۔ گلالہٕ شاہ روٗ داُتھی مُلکس منز تہٕ پَنہٕ نِن ژورَن شہزادِ آشنِن ستی اوس خوش پاٹھی روزان۔ پنٕچ پھوٗل اُس ووٗنی وارِیہہ کالہٕ پیٹھہٕ پَنہٕ شکلہِ منز آمژ۔ سہٕ بنیاو انتہائی مقبوٗل تہٕ سبٹھے پاپر جاہ تہٕ کینہہ وٕہری بنیاو بادشاہٕ ہندِ گزرنہٕ پتہٕ بادشاہ۔ باقے مُلک کرِن جلدِ ے فتح تہٕ پرٕنتھ کانہہ چیز آو تمہِ ہوزِ اِنصافہٕ سان کرنہٕ زِ گلالہٕ شاہ بنیاو تمَن دوہَن ہُند سارِوے کھوتہٕ بوٗڈ بادشاہ۔ ساری مُلک اُسی تَس اطاعت تہٕ ساری لوٗکھ احترام کران۔

کینہہ ما آسن سوچان زِ گلالہٕ شاہَس ماگے بوٗڈ موہنیو ہُنتھ پٔنٕنی موج تہٕ رشتہٕ

دأری مُشتھ سو چھنہٕ گتھ۔ تِمی أنی سو ژھأنڈِتھ تہٕ دِیتنس روزنہٕ خأطرٕ اکھ خۄ بصورت مکانہٕ تہٕ بیہہٕ تھأوِ نس واریہہ نوکر۔ تِمی أنی تمہٕ تہٕ ژھأنڈِتھ یمو اُمس مصیبت کیٚن دوہَن گنہٕ تہٕ رنگہٕ اتھہٕ روٗٹ اوس کوٗ رمُت تہٕ تِمن دِتن بٔڈی بٔڈی عوہدٕ۔ تہٕ تھہٕ کٔنی اوس سُہ زندگی گزاران۔ سارِنے ستی انصاف، رژر تہٕ لول ورتاوان۔

تہٕ تھہٕ کٔنی بنیاو سُہ سبتھے زیادٕ مقبول! توے تہٕ بنیاو اُمی سُند ملک سبٹھاہ بوٚڈ تہٕ طاقتور، تہٕ پتہٕ یِیلہِ سبٹھاو أنس کٔڈِتھ سُہ گزریاو تہٕ سارِوے لۄکو امیر وکھو غریبو، بُڈ وکھو لوکٹو کوٗ رواریہہ زیادٕ ماتم، یِیمہِ کِنی آسمان تانی پھٹنس آو۔

(راوی۔ شوبایو۔ رٕنی وورسرینگر)

☆☆

۱۔ مُقامی طور سلطنَو ہِندِس نظامَس منز اوس دواریِ اکھ اہم تھوٚد منصب دار آسان تِمس اُس واریہہ چلنی آسان۔ یتھ حدس تانی زِ کأنسہٕ تہٕ شخصس بادشاہ۔س سمکھنک یا نہ سمکھنہٕ دِنک اختیار اوس تُسی تامتھ۔ یمو شخصو کنِنگھمنی ''ہسٹری آف دَ سکھس'' (History of the Sikhs) پرٕ ہرٕ آسہٕ تِمن آسہٕ ژبتِس زِ رنجیت سنگھ نِس دواریِ دھیان سنگھس کوتاہ زیادٕ اثر ورسوخ اوس۔ یِیمہٕ کِنی تِمی پنہٕ نِس خاندانس سبٹھا سوچھ واتنوو۔ پتہٕ بنیاو دھیان سنگھ اکھ راجہ تہٕ پرٕ ژھچ پچس حکمرانی۔

۲۔ اَتھ گندنس اوس بنیا کھ ناو ''دسہُل'' تہٕ کشیرِ منز اوس مقبول۔ اَتھ اُسی عام پأٹھی ژور شِیری گندان۔ اَتھ منز آسہٕ ژور لوکچہٕ لورِ اَنہٕ یوان یِمَن اکھہِ لنٛدِ دبل اوس تُلنہٕ یوان۔ شُر بو منزٕ اوس گوڈٕ کانہہ اکھ یِمن دوٗ رگن لایان۔ ہرگا یمہٕ ژِ نوے دبلہٕ دار اند پیٚہن تیٚلہِ اوس سُہ بادشاہ ژارنہٕ یوان۔ ہرگانہٕ سُہ اَتھ منز کامیاب سپد ہے۔ تیٚلہِ اُسی تمہٕ اکہِ اکہِ وارِ وارِ توٗت تانی

لوربن گش کڈان روزان یوٚت تانی کانہہ اَکھ اَتھ مژ کامیاب سپد ہے۔ پتہٕ اوس دوٚیم وزیر آسان ژارُن۔ وزیر اوس سُہ شُر بناونہٕ یوان ییٚمس لوربن گش کڈتھ ژوردمژ اَکھ دبلہٕ دار لنٛڑ ہیوٚ رٛگن روٗزتھ تہٕ باقے ترٛے دبل تُلتھ لنٛڑ پٹھ گن روٗزتھ پیہن۔ اَمہٕ پتہٕ اوس اَکِس ژوٗر ربٔنن آسان۔ تہٕ ژوٗر اوس سُہ شُر بنان ییٚمس زٕ لورِ چھلتھ لنٛڑ یوٚن گن تہٕ زٕ چھلنے لنٛڑ ہیوٚ رٛگن پیٚہن۔ اَخرس اوس ''ساد'' یعنے دیانت دار شخص تہٕ ژارنہٕ یوان۔ اَمہٕ خاطرٕ اوس سُہ شُر ژارنہٕ یوان یَس ترٛے لور چھلنے لنٛڑ ہیوٚ رٛگن روٗزتھ پیٚہن۔ وۄنی زن پیٚہن ژونوٕ ے چھلنے اند ہیوٚ رٛگن روٗزتھ تیلہٕ اوس یہ شُر نوٚ سرٕ لوربن گش کڈان۔ بادشاہ، وزیر، ژوٗر تہٕ ساد مُقرر سپدتھ اوس باقاعدٕ پاٗٹھی گنٛدُن شروٗع سپدان۔

ژوٗرس اوس وزیر بادشاہس برٛونٛہہ کُن انان تہٕ ونان ''بادشاہ سلامت! دُزد آمد''

مطلب ''بادشاہ سلامت۔ یکیاہ چھُ ژوٗر۔''

بادشاہ اوٗسُس اورٕ ونان ''اُوجا آمد'' مطلب ''سُہ گژھہٕ پیٚٹھ آو''۔ پتہٕ اوس وزیر پوٗرٕ دٔلیل ونان۔ تہٕ ژوٗرس اوس سزا بولنہٕ یوان تہٕ یوٚ ہے اوس گنٛدنک سارِوے کھوتہٕ مزٕ دار حصہٕ بنان۔

''بدہدا انگالی بنگالی ٹاپ'' بادشاہ اوس ونان ''دیوٗس انگالی بنگالی ٹاپھ'' تہٕ وزیر اوس ژوٗرس پتیٚ رٛکی لٔتھ کڈان۔ نتہٕ اوس بادشاہ ونان ''بوٚٹنہٕ اَنٛس ہوٚن بدل'' یعنے لداخ نن تہٕ اَمِس بدل اَنُن تتہٕ ہوٚن'' وزیر اوس قِدس دوٗر رِیہن نوان تہٕ پتہٕ کٔنس تھُکھ کرِتھ تِمس اورٕ واپس انان تہٕ قِدی اوس ہوٚنی ہنٛدی پاٗٹھی ووٚپھرا ے کران۔ نتہٕ اوس بادشاہ ونان ''پنٛدرٕ تُل کڈیوس'' اَمہٕ مُطابق اوس وزیر پننہٕ نبٹھہٕ کہٕ نمہٕ ستیٚ ترٕہنٛدِ اَند رِمہٕ لنٛڑ کھونہٕ وٚنہٕ کہٕ ولنہٕ پٹھہٕ ہرٛوٗس تانی رٕکھ ہش دِوان تہٕ پتہٕ اوٗسُس پننہٕ دوٚچھنہٕ اَتھہٕ چودہ یواو نگوٗ ستیٚ زورٕ سان اَتھ رٕکھہٕ پیٚٹھ ٹاس ترٛاوان۔ یہ سزا اوس باقیو سزا ہو کھوتہٕ تکلیف دیہہ آسان۔ گویا تتھہٕ کٔنی اَکھ بیٚیہٕ تہٕ باقے طرٛیقن ہنٛدی سزا بولنہٕ یوان۔ یِمن خاطرٕ مخصوٗص جُملہٕ تہٕ یمو مُطابق سزا عملاونہٕ اَکِھ یوان۔

☆☆

گاڈِ کیٛا زِ اوٗس؟

گاڈِ واجنیٛا اَکھ دژ ایہِ اکہِ دوہہٕ محل خانہٕ کُنۍ تہٕ اَس ہگھ دِوان زِمُلکاٮ۪ن دژ ایہِ اکہِ دارِ کُنۍ تہٕ ہوٗنَس نکھہٕ پنہٕ خاطرٕ اِشارٕ یُتھ زِ سو ہاوِ ہے تَس کیٛاہ اوس (کُنُن) امی وِزِ تُج اکہِ بچہِ گاڈ پھتہِ کہِ ژ کہِ پٮ۪ٹھہٕ ہیوٚ رٕگُن ووٚتھ۔

مُلکانہِ پرٛژھُس "یہِ چھا ئر کِنہٕ ماد۔ ئہٕ چھُس ماد گاڈ ہیٚنۍ یژھان۔"

یہِ بوٗ زِتھ تژ ووگاڈِ ٹھاہ ٹھاہ کران اَسُن۔

گاڈ واجنہِ ووٗنُس "یہِ چھےٚ نَر" تہٕ دژ ایہِ گاڈ کِنہِ۔

مُلکاٮ۪ن ژلیہِ بَڈ شرارتہٕ ہُژ پَنہٕ نَس کمرس منٛز واپس تہٕ شامَس ییٚلہِ بادشاہ تَس سمکھنہِ آو تہٕ تَس تو رفکرِ زِ یہِ چھےٚ کمہِ تانٛ وجہ کُنۍ اوٚرۍ نہٕ یوٗرۍ۔

تمۍ ووٗنس "(ژےٚ چھیا خاٲرِ ے؟) بیمار ما چھکھ؟

"نہ"۔ مگر مےٚ چھُ اَکِس گاڈِہنٛدِس عجیب رٕوۍ یَس پٮ۪ٹھ سخت پھیٚٹان۔ اکہِ زنانہِ أنۍ اَزٕ اَکھ گاڈ تہٕ ییٚلہِ مےٚ تَس پرٛژھ زِ یہِ چھا ئر کِنہٕ ماد تہٕ گاڈِ تژ ووکو پاٚٹھی تہٕ بےپاٚٹھی اَسُن۔"

''گاڈِتھ وواُسن! ناممکن! ژٕ نے آسی خاب وُچھمُت۔''

''یُہ کیاہ چاأر چھسا؟ یُہ چھُس تی ونان یہِ مےٚ یموٚ چشموٚ وُچھ تہٕ پنٕہ نوکنو بوٗز۔''

''اگر یہِ چھُ تیلہِ چھُ یہِ بڈٕ عجیب۔ یُہ گرِ اَتھ متعلق دریافت۔''

صُبحس ووٗن بادشاہَن تی پنٕہ نس وزیرس یہِ تَس پننہِ آشنہِ ووٗنمُت اوس تہٕ ووٗننس ژٕ گژھ تہٕ اَتھ معاملس کر تحقیقات شمَن رتبن اندر اندر أنی زِ اَتھ جواب نتہٕ چھی قتل سَپدِ ن۔ وزیرَن ووٗنُس زِ یُہ گرِ پوٗرٕ پوٗر کوٗشش حالانکہ تس باسیاوپوٗرٕ پاٹھی زِ یُہ سَپدِ ناکام۔ پاژن رتبن گرٕ تٔمی تھکہٕ روٗس محنت زِ سُہ گرِ ہے گاڈِہنِد اسنک وجہ معلوٗم۔ سُہ گوو ہر جایہِ ہر کانٔسہِ نِش۔ دانا ہن تہٕ عالمن نِش، یمَن نِشہِ یم طلسمس تہٕ پرٕ بتھ قسمچہِ ژھل بأزی منز ماہر أسی تہٕ پرٕ ژھُن تمَن۔ مگر کانٔسہِ أکی ہیچ نہٕ اَتھ معاملس وضاحت کٔرتھ لہذا آو سُہ دِل پھٹتھ واپس گرٕ تہٕ لاگن پنُن یقینی موت تظرٕ تل تھاوِتھ پنٕنی معاملہٕ سنبھالنی تکیاٚ زِ أمس اوس پنٕہ نس بادشاہ سُند یہِ پوٗرٕ تجربہٕ زِ سُہ چھنہٕ پننہِ دھمکیہِ نِشہِ پوٚت ہوان۔ باقے چیز وعلاوٕ ووٗن أمی پنٕہ نس نیچوٚس زِ ژٕ نیر تانی گنہِ کُن سفرس۔ یوٚت تانی زن بادشاہ سُند شرارت ہنا ہمہِ۔

یہِ نوجوان یُس چالاک تہٕ تہٕ خوبصورت تہٕ اوس دراوتور کُن یوٚت تمِس قسمت نیہ ہے۔ تمِس اُسی ووٗنی دژ امتِس کینہہ دوہ گمتی زِ أمس سمکھیاوا کھ بڈٕ گرٕ ہوٗستا یُس کتھہِ تانی گامس کُن دژ امُت اوس۔ یہِ بڈٕ دلچسپ وُچھتھ پرٕ ژھُس أمی زِ أسی ہکو ایکجا پکتھ تہٕ باس دِیتنس زِ أمس تہٕ اوس اوٗری گژھُن۔ أمی بڈٕ گرٕ ہسی موٗنس تہٕ

چھِ تِم یکو وٹہٕ پکان۔ گرم اوس کأنی تہٕ سفر زِ ہُٹھ تہٕ کرِ ہُٹھ۔

نوجوانَن وۄنُس ''ژےٚ چھی ناباسان زِ یہِ گرٕشھہِ زیادٕ جان ہرگاہ ژٕ تہٕ بہٕ اَکھ اَکس پانہٕ وأنی منزٕ منزٕ تُلہٕ تِراوا گرٕ و۔''

أمی بُڈٕ گرٕ ہسی سۄنچ زِ ''یہِ کوتاہ بیوقوف شخص چھُ۔''

أتھی منز دژاے یِم اکہِ مکایہٕ ڈارٕ رکنٕ یُس لونُس وۄتمُت اوس تہٕ اوس واو گرٕ ایوٕ ستی اورٕ یور سپدنہٕ ستی سونہٕ سُنٛد سمندر راہیٛو باسان۔

جوانَن وۄنُس ''یہِ چھا کھیتھ رکنہٕ نہٕ؟''

بُڈٕس تۄرِ نہٕ أمی سُند وَنُن فِکرِ تہٕ وۄننس ''مےٚ چھُنہٕ پتاہ۔''

اَمہِ پتہٕ کِہے کألی وأتی یِم زِ سفر کرن وألی أکس بُڈٕس گامَس منز یتہٕ أمی نوجوانَن پنہٕ نِس ستی وألِس اَکھ شرٕ اکہٕ پٕچ دِیُت تہٕ وۄنُس ''یاراژٕ نہٕ یہِ تہٕ اَن گری زٕ مگر یادتھأوِتھ أنی زِ یہِ واپس تِکیا زِ یہِ چھُ وارِ یہہ قیمتی۔''

یہِ بُڈٕ اوس وۄنی کینژھا ژکھہِ ہوٚت تہٕ کینژھا مَزٕ میٛٹھتھ ہیٛو وُچھان تہٕ شرٕ اکہٕ پٕچُس واپس دِکہٕ دِتھ پانسے ستی کیا ہتانی ونان زِ یا تہٕ چھُ أمی سُند یہِ ساأتھی ڈۄلمُت نتہٕ چھُ مےٚ بیوقوف بناونچ کوٚشش کران۔ نوجوانَن زنتہٕ یہِ بوٗزے نہٕ تہٕ رۄ دتوٚت تانی الکہِ پَلہٕ ژھوپے گرِتھ یوٚت تانی یِم شہرس منز وأتی یِیمہِ پتہٕ کِہے دۄر أمِس بُڈٕ گرٕ ہسی سُند گراوس۔ تِم دژاے بازرٕ رکنٕ تہٕ وأتی مسجدِ منز مگر کأنسہِ أکی نہٕ کر یِمَن سلامہٕ تہٕ نہٕ وۄننکھ اندرٕ أژِو تہٕ دَم ہیٛو دِیِو۔

نوجوانَن وۄن حأرٕ أنی سان ''کوٚتاہ یوٚڈ قبرستان!''

یہِ بُڈ چھُ سوچان "اُمِس کیاہ چھُ وَنُن۔ یہِ چھُ تِتیس آبادی وٲلِس شہرس قبرستان ونان۔"

شہرِ نیرِتھ اُس یہنزِ وَتھ اکِہ قبرستانکِ ہِنۍ یِیتہٕ کینژہہ نفرٲ کِس قبرِ پیٹھ فاتح اُسی پران تہٕ لیاٗری پکوٗنِمن اُسی پَنہٕ نِس اُمِس مورِ دِہِندِ ناوِ ژوچہِ تہٕ گُلچہِ باٗگران۔ یِموٗ ہوو یِمَن دوٗن وَتہٕ پکوٗنمن تہٕ اِشارٕ تہٕ یِمَن تہٕ دِژ کھیٚنہٕ ژوچہِ تہٕ گُلچہِ بیٚیہٕ تِم دِوان اُسی۔

"یہِ کوتاہ عالی شان شہر اچھُ!" اُمی جوانَن ووٚن۔

"آ۔ یہِ نفر گوٚڈہِ پُزی پاٗٹھی پاگل اَسُن۔" یہِ بُڈ موٚنیوٚ چھُ سوچان "تہٕ چھس حاٗران یہِ کیاہ وَنہٕ بہٕ وٚنِتھ کُن؟ یہِ وَنہٕ زمینس کول تہٕ کولہِ زمین۔ یِیتہٕ اَنہٕ گوٚٹ آسہٕ تِتھ وَنہٕ گاش تہٕ یِیتہٕ گاش آسہٕ تِتہٕ وَنہٕ انہٕ گوٚٹ" ووٚن گوو اُمی تھاٗواندرٕ ے یہِ گتھ۔ ووٚنی اوس یِمَن اکِہ کولہِ منزی تَرُن یوسہٕ قبرستان کہِ ڈُندی ڈُندی پکان اُس۔ یہِ اُس سَنی پہن لہٰذا کوٚڈ اُمی بُڈ گرٕ ہسی پنُن کھوربانہٕ پاٗ جامہٕ تہٕ توٚراپور مگر یہِ نوجوان توٚر کھوربانہٕ تہٕ پاٗ جامہٕ لاگِتھے۔ بُڈن ووٚن پانسے ستی "پُزی کِنۍ چھُنہٕ مے اَزتانی یِتھ کانٛہہ بیقلا وُچھمُت۔ قولہٕ کِنۍ تہٕ تہٕ فعلہٕ کِنۍ تہٕ۔"

تہٕ گرِتھ تہٕ گوو اُمِس یہِ نوجوان خوش تہٕ یہِ زاٗنِتھ زِ اُمی ہِندِ ستی گژھہِ اُمی ہِنزِ زنانہٕ تہٕ کورِ خوش گفا امہٕ کِنۍ ووٚنس وولہِ یوٚت تانی ژٕے گاٗمس منز ٹھہرُن چھی توٚت تانی روزسانہٕ۔

جوانَن دِتُس جواب "سبٹھا سبٹھا شکریہ۔ مگر مے وَن گوڈٕ یہِ زِ ژٕے چھیا مکانس نزدیک کوٚٹ دوٚرٕ ے" بُڈ گرٕ ہسی تُر وو یہِ اُتی تہٕ ژاو اسان اسان گرٕ۔

اَتہٕ (گرٕ کین) جواب سلاما گرِتھ وۆنُن دٔہتھ کھہس منٛز چھُ اَکھ نفرا۔ سُہ اوس مےٚ ستیٚ واریٚہس مُنٛزٕلس پکان تہٕ مےٚ ونیامس تٔتیٚس کالس یتھ گامس منٛز روزُن پھٚے تٔتیٚس کالس روزٕ یتیٚ (اَسہِ نش)

مگر یہِ چھُ تیُتھ بیوقوف زِ مےٚ ژرنہٕ اَکھ سٕنز اَکھ کتھ تہِ فِکرِ۔ دپان چھُم مےٚ وَن یَتھ مکانس چھاٹری کۆٹ دۆرُے یہِ گوٚ ھِ پاگل آسُن!" یہِ وٕنتھ ژٕ ووأی بۆڈ اَسُن کھنگالا۔

"بابا" گرٕ ہسی سٕنزِ کورِ وۆن یوسہٕ سبٹھے تیز تہٕ دانا آس "یہِ نفر، یُس چھُ تہٕ سُہ پھٕنہٕ بیوقوف یہِ زَن ژٕےٚ باسان چھی۔ تٔمس اوسےٚ ژٕےٚ یہِ پرٕژھُن زِ ژٕ ہکیٔہٕ ہنا سُہ کھیٚاوِتھ چاوِتھ تہٕ گرٕ رٹتھ۔"

گرٕ ہسی وۆنُس درجواب "اَچھا۔ پٔزی کٔنی۔ مےٚ تۆ رفِکرِ۔ آ۔ تیلہِ ہیکَکھ ژٕ مےٚ تٔمی سٕنزٕ باتیٚ کتھہِ تہِ سمجھنس منٛز مدد کٔرِتھ۔ اَسی ییلہِ پانہٕ واتٔ گتھ اَسی کران تٔمی وۆن زِ یاتُل ژٕ مےٚ نتہٕ تُلکھ بٕہ ژٕ تِکیاِ زِتَس چھُ باسان زِ اَمہِ ستیٚ پیہِ سفر کرنس زیادٕ مزٕ۔"

کورِ وۆنُس "بٕےٚ وَنے۔ تٔمی سُنٛد مقصد اوس زِ توہہِ منٛز وَنہِ اَکھا دٔلیل یتھ زَن وَتھک پٔیی روزِنہٕ۔"

"او۔ ٹھیک ہے چھُ۔ اَسی اَسی اکہِ مکانہِ ڈارِ کٔنی پکان تہٕ پرٕژھنم یہِ چھا کھبتھ کِنہٕ نہٕ۔"

"بابا۔ ژٕےٚ اوسےٚ نا امیک مطلب پتاہ؟ سُہ اوس یتیٚ زانُن یژھان زِ أمس

نفرس (زمینہٕ وأرلس) چھا قرضہٕ رِکنہٕ نہٕ۔ تِکیاز زِہر گا زمینہٕ وأرلس قرضہٕ آسہٕ تیلہٕ اوس تہٕسنٛدِ خاطرٕ یہٕ فصل تھٕتھے یُس تٕمی گوڈے کھیوٚمُت اوس گویا یہٕ ولتہٕ ہے وۄنی سیوٚ ڈے تٕمن رنش یِمن رنشہٕ أمی ووزُم اوس تلمُت۔"

"آ۔ آ۔ آ۔ پزٕی کنٕز۔ تہٕ پتہٕ أرکس گامس منٛز وأتِتھ دوٗپ مے تٕمی کٕریہٕ نہٕ شرٛ اکہٕ پچ تہٕ ان امہٕ ستی گری زِتہٕ پتہٕ أنی زِمے شرٛ اکہٕ پچ واپس۔"

"زٕ دَرِلورِ چھنا تھٕتھے کٕنٕز وَتہٕ پکن وأرلس مدد کران ییتھہٕ کٕنٕز زٕ گری کٕرتھ ہکُن؟ تٕمی وۄنُے ژٕرے پتے زِلورِ زٕ ان ژٕتھ تہٕ خیال تھأوی زِ یُتھنہٕ شرٛ اکہٕ پچ راوی۔"

"توٚ رُم ہے فِکرٕ" گرٕ پسی وۄن "ییلہٕ أسی شہرٕ منٛزی پکان أسی تہٕ أسہٕ سمکھ نہٕ کانٛہہ تہٕ زأنی کاراتہٕ کانٛسہٕ أکی تہٕ دِیُت نہٕ اَسہٕ کینٛہہ کھینہٕ خأطرٕ تہٕ یوٚت تانی أسی أرکس قبرستانس رنش وأتی مگر اَتہٕ کوٚرکینٛژو نفرو اَسہٕ آلو تہٕ دِتکھ اَسہٕ کلچہٕ تہٕ ژوچہٕ اَتھن منٛز تہٕ میأنی أمی سأتھین وۄن توَے شہرَس قبرستان تہٕ قبرستانس شہر۔"

"ببا۔ یہٕ گتھ تہٕ چھےٚ سوچنٕ لایق زِ انسان چھُ شہرس متعلق یہٕ سوچان زِ یہٕ چھےٚ ترٛٹھ جاے ییٚتہٕ پزٕ بتھ کانٛہہ چیز میلہٕ تہٕ یم لۄکھ نہٕ خأطر زانَن تم چھِ تھٕتھی تھٕتھی موردٕ چھِ آسان۔ شہرس منٛز یدوَے لۄکہٕ ارساتھاتہٕ اوس مگر تہنٛدِ خأطرٕ أسی تم سأری مۄدی ییتی ییلہٕ زَن قبرستانس منٛز ییٚتہٕ موردَے موردٕ أسی تہٕ گرہو توہہ مہربان دوستو سلام تہٕ ییٚنہٕ دِژ ہوژوٗٹ تہٕ۔"

حأران سپدٕ تمی مألی وۄنُس "پوٚز چھُ۔ پوٚز چھُ۔ تہٕ دُنی ییلہٕ أسی کولہٕ تران

مأ لکنہٕ نِشہِ تہٕ تتھہٕ کنٕ أمۍ بۄز۔ تتھہٕ کنٕ آیہ أمۍ ہنٛزٕ ژۄ ررٹنہٕ تہٕ آس سخت سزا دِنہٕ۔ اَمہِ پَتہٕ کِہے کالٕ آو یہِ نو جوان أمِس بۄڈ گرٕ پسی تَس ہتی۔ أمِس آو جان خاطر کرنہٕ تہٕ پزٕ ہتھ رنگہٕ آو أمِس ہتی تیٚتھ ورتاو کرنہٕ یتھ زِ یہِ کانٛسہِ بڈِس موہنوی سُند نیچو آسہِ ہے حالانکہِ میز بانس أس نہٕ اَتھ متعلق بلکل تہِ کینٛہہ خبر۔ چھیکرس تہٕ وۄن أمۍ یمَن سأیلم کینٛہہ۔ گاڈِ ہنٛدِس اسنس متلق، أمۍ ہنٛدِس مأ لِس قتل کرنہٕ ہنٛزِ دھمکی متعلق، أمۍ ہنٛزِ جلاوطنی متعلق تہٕ پزٕ ژھُن یمَن زِمےٚ کیاہ پزٕ گرُن۔

کورِ دوٚ نپس "گاڈِ ہُنٛد اُسُن یُس زَن اَمہِ سارے مصیبتک گوڈ چھُ باسان چھُ تیٚمہِ گتھہِ ہُنٛد اِشارٕ دِوان زِ محل خانس منٛز چھُ اَکھ مرد یتھ متعلق نہٕ بادشاہَس کہنٛ تہِ پَے چھُ۔"

وزیر زادن وۄن خوٗشی سان "واہ واہ۔ مےٚ چھُ وُنہٕ تہِ واپس گوہنک وقت یتھ زَن بہٕ پَٹَن مول غارٕ منصفانہٕ تہٕ رُسوأیی ہنٛدِ موتہٕ نِشہِ بچاؤتھ ہیکَن۔"

دوٚ یمہِ دوہہٕ دزٕ اوسہٕ گرٕ پسی ہنٛزٕ کوٗ ریانس ہتی ہتھ وُژھہِ سان واپس پَنہٕ نِس مُلکس کُن۔ اوٚت وأتتھ دوریاوسہٕ جلدٕ ے محل خانس منٛز تہٕ وۄنُن مأ لِس تہِ کینٛژھا یہِ أمۍ بۄزمُت اوس۔ بچور وزیرِس موتہٕ کہِ بَیہِ زِنتہٕ گوڈٕ ے موٗ دمُت اوس سہٕ آو تمی ساعتہٕ بادشاہَس نِشہِ واتناونہٕ تیٚمِس أمۍ سو خبر وۄنی یوسہٕ اَمی ساعتہٕ أمۍ سُند نیچو ہتھ آمُت اوس۔

بادشاہَن وۄن "سوالے چھنہٕ۔"

وزیرَن دِتُس جواب "عالی جاہ۔ مگر یہِ گژھہِ یی آسُن تہٕ یہِ کینٛژھا مےٚ بۄزتہٕ

أُسی سۍ توٚر کھور بانہٕ تہٕ پأ جامہٕ لاگتھے۔" کورِ وۄنُس "یٕہ چھُس تٔمی سٕنزِ دانأیی تعریف کران۔ یٕہ چھُس اکثر یہِ سوچان زِ تِم لۄکھ کأتیاہ بیقل چھِ یِم اَتھ تیز پکونہٕ کولہِ تیز کھمبر بوٚیٹھی ننہٕ وأری چھِ تران۔ معمۄلی اگر کھورٕ ڈلکھ تہٕ ہیٚن پٔتھر ڈھاسونہٕ تہٕ گلہٕ پیٹھہٕ نلس تانٛ گرٛشُن آبہٕ سٔری۔ چون یہِ دوست چھُ سارِوے کھوتہٕ دانا۔ یٕہ چھُسن سۍ وُچھُن تہٕ تٔمس سٕتی چھُس گتھہٕ کرٕنی یژھان۔

گرٛ ہیسی وۄنُس "ٹھیک چھُ۔ یِکیٚاہ یٕہ گرٛ ھہٕ تہٕ اَنٛن سۍ ژھانڈِتھ۔"

"بیا۔ تٔمس وَن زِ اَسہِ چھِ ژٔری کنٛہ سبٹھاہ ضرری تہٕ تیٚلی تیٚی سۍ۔ یٕہ سوزِ اُمس شخصس گوڈے اَکھ ڈالی یِتھ اُمس فِکِرِ ترِ زِ اُسی ہکون یہِ پوٚژھ وتراوِتھ۔"

لہٰذا اۄن اُمہِ نوکرتہٕ سوزُن اُمس نفرس نِشہِ اَکھ گوٹوٗر گتھہِ ژوچہ بَہہ تہٕ اَکھ دودوأرڈالہِ رٔنگہٕ سٕتی ہیتھ تہٕ بیہٕ سوٗزنس یہِ پأغام۔

"ہے دوستا۔ زوٗن چھنہٕ پوٗرٕ۔ بَہہ رتھ چھُ ؤری تہٕ سمندر چھُ آبہٕ سٕتی بٔرتھ۔"

اَڈِ وَتہٕ سَمکھ یہِ ڈالی تہٕ پأغام ننہٕ وألس پٔتن لوٗکُٹ نیچُوتہٕ کری یِیلہِ یہِ وُچھ زِ زأنہِ منزِ کیٚاہ چھُ تہٕ موٚنگُن مألس اَمہِ منزٕ کھینہٕ خأطرِ کینٛہہ۔ مأ لی تہٕ دِتُس بیقل پأٹھی۔ اَمہِ پتہٕ وُچھ اُمی یہِ جوان تہٕ دِیتُنس یہِ پأغام تہٕ ڈالہِ منز باقے ہٕن۔

اُمی وۄنُس اور "پننہِ مالکنہِ ؤنی زِ میأنی سلام تہٕ بیہٕ ؤنی زبس ژندرٕ چھُ نوٚوٗ ے تہٕ مے وُچھ ؤریس گِہے رتھ تہٕ سمندر چھنہٕ قطعن تہٕ بٔرتھ۔"

نوکرس توٚرنہٕ اَمیُک بالکل تہٕ کینٛہہ معنہِ فِکرِ تہٕ پھرُن لفظ لفظ تیتھے پأٹھی پننہِ

مأ لکنہِ نِشہِ یتھہٕ کنہٕ أمۍ بۆز۔ یتھہٕ کنہٕ آیہِ أمۍ سۭنٛز ژۆر رٔٹنہٕ تہٕ آس سخت سزادِنہٕ۔ اَمہِ پتہٕ کیٛہ کأرٕ آو یہِ نوجوان أمِس بُڈ گرہیسی تَس ستۍ۔ أمِس آو جان خأطر کرنہٕ تہٕ پرٛ یتھ رنگہٕ آو أمِس ستۍ تیٚتھ ورتاو کرنہٕ یُتھ زِیہِ کأنٛسہِ بڑِس موٚہنوِ سُند نچو آسہِ ہے حالانکہِ میز بانس اُس نہٕ اَتھ متعلق بلکل تہِ کینٛہہ خبر۔ چھیکرس تہٕ ووٚن أمۍ یمن سأرٕلم کینٛہہ۔ گاڈِہنٛدِس اسنس متلق، أمۍ سٕنٛدِس مأرٕلس قتل کرنہٕ ہنٛزِ دھمکی متعلق، أمۍ سٕنٛزِ جلاوطنی متعلق تہٕ پرٛ ژھُن یمن زِمہٕ کیٛاہ پٔز گرُن۔

کورِدۆ نپس ''گاڈِہنٛد اُسن یُس زَن اَمہِ سارے مصیبتٕک گوڈ چھُ باسان چھُ تیٛمہِ گتھہِ ہُنٛد اِشارٕ دِوان زِ محل خانس منٛز چھُ اَکھ مردیتھ متعلق نہٕ بادشاہَس کہنٛہ تہِ پےٚ چھُ۔''

وزیرزادَن ووٚن خوٚشی سان ''واہ واہ۔ مےٚ چھُ وُنہٕ تہٕ واپس گوھنک وقت یُتھ زَن بہٕ پنٕنِس مول غأر منصفانہٕ تہٕ رُسوأیی ہنٛدِ موتہٕ نِشہِ بچأوِتھ ہکَن۔''

دوٚیمہِ دوہہٕ دژ اوسہٕ گرہیسی سٕنٛز کوٚر پانس ستۍ ہیتھ وُژھہِ سان واپس پنٕنِس مُلکس کُن۔ اوٚت وأتتھ دوریاوسہٕ جلدِ ے محل خانس منٛز تہٕ ووٚنُن مأرٕلس تہٕ کینٛژھا یہِ أمۍ بۆز زمُت اوس۔ بچور وزیرِیُس موتہٕ کہِ بیہِ زنتہٕ گوڈےٚ موٚ دمُت اوس سُہ آو تمی ساعتہٕ بادشاہَس نِشہِ واتناونہٕ تیٛمِس أمۍ سوخبر وٕنی یوسہٕ اَمی ساعتہٕ أمۍ سُند نچو ہیتھ آمُت اوس۔

بادشاہَن ووٚن ''سوالے چھنہٕ۔''

وزیرَن دِتُس جواب ''عالی جاہ۔ مگر یہِ گژھہِ یی آسُن تہٕ یہِ کینٛژھا مےٚ بۆز تہِ

ثأبت کرنہٕ خأطرٕ چھُس ئہ توہہِ التجا کران زِ توٚہی بُلأ ویٚو کھ پننہٕ نِس محلسٕ منٛز کأم کرَن واجنہِ سارے زنانہٕ مُلازم اَکی ساعتہٕ تہٕ تِمَن دِیو حُکم زِ تِمہٕ تارَن اکہِ پیٹھٕ وۄڈھ یُس گوڈے کھنا ونہٕ پییہِ۔ اَتھ ازمأیشہِ منٛز روزِ نہٕ تِتھِس شخصس پننہِ نقلی زنانہٕ آسنک خیالے۔"

بادشاہَن کھنو و چاہ تہٕ دِتُن محل خانہٕ چَن سارِنے زنانہٕ مُلازِمن حُکم زِ توٚہی تأرِو اَتھ وۄڈھ۔ سارِوے کٔر کوٚشش مگر صرف گیہِ اَکے کامیاب۔ سوے اَکھ اُس پوٚتُس مَرد!!

تِتھہٕ کنٛز سَپز ملکہ مطمئن تہٕ وفادار بُڈ وزیر تہٕ بچاو۔

اَمہِ پتہٕ یوٚت جلد ممکن سَپُد تہٕ تیوٚت آو وزیر زادِ تہٕ گرٛیسی سنٛزِ کورِ ہنٛدِ کھاندرُک انتظام کرنہٕ تہٕ سَپُد یہِ کھاندر۔ یہِ اوس اَکھ سبٹھٕے خوش کرُون کھاندر۔

(راوی: لوٚس۔ سرینگرس نکھہٕ سونوار گامُک اَکھ زمیندار)

نأگر راے تہٕ ہی مال

یہٕ اوس اَکھ غریب برہمن تیٚمِس سودا رام ناو اس۔ تٔمی سُنٛد کُل سرمایہ اوس اَکھ الرٕ وٕنی جایہ پٔہر اتہٕ اَکھ خودغرض زٕنیایوسہٕ اُتی تتان تہٕ اُتی تران اُس تہٕ تیٚمِس یہٕ پٔننی آشنی اوس وَنان۔ یہٕ زنانہٕ اُس اُمِس بٔڈ ازمائش۔ تٔمِس اوس نہٕ گرچہ غریبیہ ہُنٛد زیادٕ تفریق تہٕ اَکثر اوس ونان "پرمیشورن زن دِیُت نہٕ مے زیادٕ تہٕ یُہ گُس چھُس زِ تٔمی ہِنٛدِس یژھنَس پیٹھ گرِ یُہ شکایت؟ مگر پرٕ بتھ گرِ اُمِس لکاتھ زنانہٕ ہنٛز بے عزتی تہٕ درٕ ہ کھائنی تہٕ کُنہِ کُنہِ ییلہِ عام دوہَن برعکس کم پہن زیوٗمت اوسُس آسان تہٕ اُمی سُنٛد مار برداشت کرُن اوس اُمی ہِنٛدِ خاطرٕ سیٹھا زیادٕ (عذاب) لہٰذا کوٚر اُمی یہٕ ترٛ اَ دِتھے ژھنٛنک فأصلہٕ۔ اکہِ دوہہٕ صُبحأے ووٚنُس اُمی "مےٚأنی ٹاٹھی، مے بوٗز زِ ہندوستانس منٛز چھُ گُس تأنی بادشاہ یژبتھ دوہہٕ پانٛژھ لچھ روپیہ غریبَن بأگراوان۔ مے کوٚر ارادٕ زِ بتہٕ گژھہٕ تہٕ گرِ اُمہِ خأرٕ اتہٕ منٛز حأصل کرنچ کوٗشش۔"

زنانہِ ووٚنُس "ٹھیک چھُ — مے پھیرِ نہٕ چوٗن۔"

برٛہمنن کٔری جلدٕ سفرٕ خأطرٕ پٔننی کینٛہہ چیز تیار تہٕ سِیُد رولنہٕ۔

اَمہِ دوہہٕ پوٚک سُہ کُنہِ جایہ تھکھ دِنہٕ ورأیی سیٹھا تیز یوٚت تأنی سُہ اُکِس جنٛگلس منٛز ووت تہٕ اتہِ صاف تہٕ میٹھہِ آبک اَکھ ناگ وُچھ۔ اتہِ ترٛوو اُمی پٔنُن بوٚکھچہِ

تہٕ بیٚوٚڑھ أتی کینژھا کھنہٕ تہٕ تھکھ تہٕ بِند رتژ اونہٕ خأطرٕ پَتھر۔ سُہ اوس شوٚنگتھے زِناگہِ
منٛزٕ کھوٚت اَکھ سَر پھہٕ بچاتہٕ ژاوتتھ پھٕٹجِہ منٛز۔ یَتھ منٛز برٛہمنس ژوٚ ٹا وٚ ٹا اٗس۔ کِتھہٕ
تانٛی پأٹھی گوو برٛہمن ہُشار تہٕ اَتہِ وُچھن سَرُ پھ۔

''اوٚ ہ! اوٚ ہ! یہِ کیاہ! تٔمی وۄن کھوٚژی ہیوٚ تہٕ کوٚرُن پھٕٹجِہ گوٚل بنٛد۔

أمِس آو خیال زِ پھنا صلاح ییٚہ گرٛہہٕ واپس زنانہِ نِشہِ تہٕ تٔمِس دِمہٕ سأئلم
کینٛہہ ہیٚتھ یہِ پھٕٹجِ ''سو مُرٛراوِ اَتھ ضرورٕ'' أمی سوٚنٛچ'' تہٕ اورٕ نیرِ سَرُ پھ تہٕ بچھس تہٕ ییٚہ
گرٛہہٕ آزاد۔'' أتھی خیالس منٛز دژ اوسہ خوش پأٹھی پننہِ پہرٕ گُن۔ گرٕ وۄت تہٕ کوٚرُن
پننہِ زنانہِ آلوٗ ''ہتے میأنی ٹأٹھی آشنٛی۔ مےٚ پھو واپسے ییٚن ییٚہ ہیوٚکُس نہٕ ژےٚ نِش دوٗر
روٗزِتھ۔ رٔٹھ یہِ گیے ژےٚ میانہِ طرفہٕ ڈألی تہٕ مےٚ دِمعأفی تہٕ ییٚہ سوچی نہٕ زانٛہہ وۄنی
نیبر گرٛہھنٛک''

زنانہِ وۄنُس ''یہِ کیاہ چھُ؟ کیاہ چھُ؟ یہِ کتھہِ پأٹھی؟ ہاوےٚ''

برٛہمَن وۄنُس ''نہ۔ ییٚتھ نہٕ۔ پکھ کٔھس ژٕ ہیرِ مِس کُٹھس منٛز تہٕ تٔتی
وُچھکھ۔''

تِم کھٔتی یکجاہیرِ تہٕ ہیوٚ روأتتھ پلنأوس برٛہمَن پھٕٹجِ تہٕ دوٚ پنس اَژ اندر کمرس
منٛز تہٕ أتی مُرٛراو۔ تِمہٕ کوٚر یی۔ سَرُ پھ اوس پھٕٹجِہ منٛز تنگ گوٚمُت تہٕ سُہ دژ اونیبر ییٚمہِ
ستی یہِ زنانہِ حأران تہِ گیہ تہٕ کھوٚژتہِ۔ تِمہٕ ترٛأو پھٕٹجِ أتی تہٕ چھےٚ ژُولر زِ کمرس منٛز اورٕ یور
دِو دَو کران۔ سو روٗز مِنٹن دَہن مَرن یی کران زِ اچانک وُچھ تِمہِ اَکھ گاش۔ زن تہٕ
یہِ زۄن گہہ أس ترٛاوان تہٕ اَکھ مأری موٚنٛد لوکُٹ لڑکہٕ ہنا گوواَتہِ ظأہر۔ یہِ وُچھتھ

گۍس زبردست خوشی تہٕ شادمانی۔ تَمہِ دِژ خانہٕ دارس کربکھ یُس نیبر گنہٕ درواز چیر بند اوس رٲٹتھ۔ زِ ہے وولہِ اَژتہٕ وُچھ یہٕ بوٚڈ عجایبات۔ مگر تَمی کوٚرُس وُلی وُلی نکارتہٕ وونُس مےٚ چھنہٕ پان بچھناوُن۔ زنانہٕ چھس پوٚرِ آلوس پتھ آلو کران مگر سُہ چھس نہٕ اندراژُن مانان۔ مگر اَخرس ییلہِ اُمس زنانہٕ ہنزٕ گتھہِ منزٕ خوشی ہش باسیہ اَمی تھاَو دروازس کھرٕ کھ ہش ییلہٕ۔ دِژِن اندر رَگن نظر لتہٕ وُچھن عجیبے چیزا۔ "یہٕ اوس نہٕ سَرُ پھ یُس مےٚ پھُٹجہِ منزٕ تھاوِیا وبلکہِ اَکھ ماَرٕ موٚنڈ لڑکہٕ" اَمی ووٚن حاَرانی سان۔ یہٕ گو وبڈ خوش تہٕ کَرِن زنانہِ تہٕ شُرِس میٹھی۔ امی وِزِ گو وزنانہِ تہٕ خاوندس پانہٕ واَنی صلاح تہٕ اَسی پانہٕ واَنی بَڈ خوش۔

اَمہِ پتہٕ اوس ووٚنی برہمن سبٹھا دولتمند۔ تَمی سُنٛد دَیہ دُیت نچو اوس دوہہٕ کھوتہٕ دوہہٕ خوبصورت بنان تہٕ اُمس تھووُ کھناَ گر راے ناو۔ یہٕ لڑکہٕ اوس تیوٚت دانا تہٕ سمجھدار زِ دُوٚہر اَستھ اوس یہٕ داہ دُہر باسان پوٚرٕ ملکس منزٕ اَس نہٕ کانٛسہِ شخصس اَمی سنزٕ ہش ہُنر تہٕ کانٛسہِ آسہٕ نہٕ اُمسِ ستی بحث کرنس رانہٕ دران۔ یُدوَے یہٕ باٹے شُر بن ہنٛدی پاَٹھی زانہہ تہِ پرناونہٕ اوس آمُت تہِ کَرِتھ تہِ اوس یہٕ سارے زبانٛی بوٚلتھ تہٕ پَرتھ ہر کان تہٕ سارِنے علمن ہنزٕ اَسس زان۔ یہٕ ساَلم اوس اوٚکنہٕ زِ یہٕ اوس سور گیہِ آمُت لڑکا۔

ناَ گر راے نہٕ سَتمہِ وَہرِ وادِ پتے ووٚن اکہِ دوہہٕ اَمی پنہٕ نِس اُمس مونکتہٕ ساَلس زِبہٕ کَرِ ہاگنہِ صاف ناگس منزٕ سزان "یہٕ گوٚھہِ اَکھ سبٹھے صاف ناگ آسُن نتہٕ گرٛھہٕ بہٕ موٚکُر"

مألی دِتُس جواب ''ٹھیک چھُ۔ مگر شہرس منز چھُنہٕ کانٛہہ تہٕ صاف ناگا ماسوایہِ اَکھ یُس بادشاہ سٕنزِ کورِ ہٕندِس باغس منز چھُ تہٕ اَتھ باغس چھُ تیٛتھ تھوٚد تہٕ مضبوٗط دیوار زِ کانٛہہ تہٕ ہیکہِ نہٕ اندر اٴژتھ۔

تہٕ گرِتھ تہٕ لاجنٲ گی راین مألس ٹھانٛٹھ زِ ژٕ ہاوٕے باغس کُن وَتھ۔

برہمن ووٚنُس ''ہرگز نہٕ یہٕ چھُنہٕ سوالے زِ ژٕ کیٛاہ ہیکَکھ اور اٴژِتھ۔ تہٕ ہرگا اٴسی بادشاہ ہٕندِ بو سپہو لیٲری کُنہِ وجہِ وراٴے پکان وُچھ تمِ رِن اَسہِ بادشاہَس نِش تہٕ اٴسی دوشوٚے یمِو قتل کرنہٕ۔''

نٲگی راین تٕجس نہٕ توتہِ تہھ تہٕ دوٚپنس زِ بہٕ چھُس سورگہٕ کھوٚتمت لڑکہٕ تہٕ مےٚ ہیکہِ نہٕ کانٛہہ زخم تہٕ دِتھ۔ تہٕ ہتھٕ کنٛی پہو اٴسی ہٕندِس مألس مانُن۔

ییٚلہِ یِم باغس نِشہِ واٴتی تہٕ نٲگی راینَن وُچھ زِ باغس کوٛاہ حفاظت چھےٚ تہٕ اٴمی لوگ فورَن یہٕ ژھانڈُن زِ دیوارس ماچھےٚ کُنہِ واٴج یاوُل۔ اٴمی لوٚب اَکھ لوکٹے وُل تہٕ یہٕ وُچھِتھ گو وسبٹھا خوش۔ پانس سَر پھہٕ سٕنز شکل بناوِتھ ژاو لیٲری باغس منز۔ اتہِ لوٚب اٴمی سارِوے کھوتہٕ صاف ناگ تہٕ پٔتہٕ پان واپس خوبصورت لڑکہٕ سٕنزِ شکلہِ منز اَنہٕ پتہٕ کوٚرُن (اَتھ ناگس منز) ؤلی ؤلی سِراَن۔ مگر تمی سُند اندر اَژُن تہٕ رؤد نہٕ ژؤرِ۔ شہزاٴدی یوسہٕ اَمہِ وِزِ باغس منز ہتھ اٴس تمہِ بوٗز آبک صدا تہٕ سوٗزِن پٔنٛنی اَکھ نوکراٴنی یہٕ وُچھنہٕ خاطرِ زِ یہٕ کیٛاہ اوس مگر ییٚلہِ نوکراٴنی اوٗتُتھ واٴژناٴگی راین اٴس پانس سَر پھہٕ سٕنز شکل بناوِمژ تہٕ اوس غأب زن گوٚمُت۔

کیٛنٛہہ دوٗہی گو وِیہٕ بیٚہہ باغس منز تہٕ لوٗگن سِران گرُن۔ شہزاٴدی یَس ہی مال

ناواوس سوأ اَس اَمہِ وِزِ تہٕ تٔھی جاے یِتہٕ سوٗتی مہٕ پھِر ہتھ اَس تہٕ اَمہِ بۄزٕ آیک شوٗد۔

تَمہِ وۄن "یہِ کُس چھُ؟ یہِ کُس چھُ تیٚمی تہٕ تھہٕ کنٕ میأنس باغس منٛز اژنک تہٕ میأنس ناگس منٛز سرٛان کرنک جرات کوٚر۔ گژھ تہٕ وُچھتھ یہِ "نوکرأنی گیہِ۔ مگر نأگی رایس توٚر فِکرِ زِ شاہزادِ چھُ شرارت تہٕ توے کُرِن جلدی تہٕ ژۄل۔ لہذا ییٚلہِ نوکرأنی آیہِ تہٕ اَتہِ وُچھن نہٕ بۄزِ وۄنی پأٹھی کہنی۔

تژ تیٚمہِ پھِرِ ییٚلہِ نأگی رائے اور گو وأمہِ ساعتہٕ اَس ہی مال ناگس نِشہِ ہتھ تہٕ وُچھن بلکل واضح پأٹھی اَمِس سیٚٹھے خوبصورت لڑکہ سُند پۄرِ خولہٕ خط۔ یہِ وُچھتھے سَپُز سوٕ اَمِس پیٹھ فریفتہٕ۔ تیٚمِس کأنسہِ مأری مُنٛدی سُند اوسنہٕ اَمہِ اۆت تانی بۄزمُت تہٕ زأنہہ۔ ییٚلہِ لڑکن واپس پانس سَر پھِرنو تَمہِ دِیُت پننہِ اَکِس نوکرانہِ حُکم زِ ژٕ گژھ اَمِس پتے تہٕ وُچھ یہِ کوٚت گژھِ۔ نوکرأنی گیہِ تہٕ اور واپس یتھ وۄنُن زِ سَر پھِرناو واپس لڑکہٕ تہٕ ژاوا اَکِس برہمن سُند گرِ تیٚمِس سوداراما ونان چھِ تہٕ مے باسیوٗ دیہِ چھُ تُسُند نیٚچو۔ پتہٕ وۄن ہی مالہِ پانسے ستی۔ "یہِ لڑکہٕ چھُ سارِوے کھوتہٕ تھزِ ذأژہُنٛد تہٕ یہِ چھُ میأنہِ وأنسہِ۔ خوبصورت چھُ تیُتھ زِ بیانہٕ ہیکہٕ نہٕ سپدتھ۔ یہِ کیاز گژھہٕ نہٕ ماجہِ نِشہِ تہٕ تَس منگہِ اَمِس ستی کھاندر کرنک اجازت؟" لہذا گیہِ سوأمی وِزِ ماجہِ نِشہِ تہٕ بأوِن تَس یہِ دِلچ کتھ۔ زِ اَمہِ رِکتھہٕ کنٕ وُچھ یہِ مأری مۄنٛد لڑکہٕ تہٕ گوس اَکی سُند محبت تہٕ یہِ اَس وۄنی نیتھرس تہٕ وأژہمژ تہٕ اَس وۄنی کھاندر تہٕ یژھان کُرن۔

مٔلکانہِ واتناوٕ یہِ کتھ بادشاہ سُند بن کنٛن تہٕ سُہ آو پننہِ کورِ نشہِ تہٕ وۄننس۔

"میأنبن اَچھن ہنٛدِ گاشہِ تہٕ میأنہِ دِلہِ کہِ ہوشہِ مے بۄزٕ چأنی خأہش تہٕ پتہٕ بوز زِ خبر

ؠکتی شہزادِ چھِ یِم ژٕ ےؠستی کھاندر کرنس سبٹھےٚ خوش گژھن۔ تموے منٛزٕ ییٚس ژٕ ےخوش گژھی تٔسی ؠستی کرِ ژٕ بہٕ چون کھاندر۔"

ہی مالہِ وۄنُس درجواب "میانہِ مالہِ۔ مےٚ وُچھ اکھ خوبصورت برہمن (لڑکہٕ) یمِس مأِلس سوداارام ناو چھُ ژٕ بہٕ چھس تٔمی کیٚس ؠستی کھاندر ریٚژھان کرُن۔"

بادشاہَن ییٚلہِ یِمہِ لفظ بوٗزی تَس کھوٚت سخت شرارت تہٕ وۄننس "میانی نادان کوٗری۔ ژٕ چھکھا سمجھان تہٕ ژٕ کیاہ چھکھ ونان؟ سوداارام چھُ اکھ معمولی برہمن۔ ژٕ بہٕ ؠتھٕ کٔز کرٕ تمی ہِندِس نچوٗس ؠستی پَننہِ کورِ کھاندر کرِتھ پٔنٕن پان لڑشھِ۔ یِہ ہیٚکہِ نہٕ سپدِتھ۔ ژٕ بہٕ وُچھِ پانٔے ژٕ ےخاطرٕ (لڑکہٕ)۔ ژٕ بہٕ انن چانہِ خاطرٕ دُنیاہُک سارِوے کھوتہٕ خوبصورت، امیر تہٕ عزتہٕ وول شہزادٕ۔"

ہی مالہِ وۄنُس "میانہ مالہِ۔ نہٕ نہٕ۔ یِہ مےٚ وۄنُے تہٕ تی۔ مےٚ کیاہ چھُ سوداارام نہِ امیری یا غریبی ؠستی۔ مےٚ چھُ تٔمی ہِندِس نچوٗس دِل دِتمُت تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ مےٚ ؠکہنٕز کرُن۔"

اَتھ پیٹھ کھوٚت بادشاہس وارٕ ے شرارت۔ أمی سوٗنچ زِ شہزأدی چھےٚ پزٕی ؠکنٕز پاگل گمٕژ۔ اَتہِ سَپُد بییہِ تہِ کینٛہہ کلامہٕ تہٕ پَتہٕ دژاو بادشاہ۔ وارٕ وارٕ سَپُد سُہ تہِ کورِ ہِندِس أتھی پیٹھ چھِپر لاگنہٕ ؠکنٕز مجبوٗر تہٕ اکہِ دوہہٕ صُبحأے دِتُن حُکم زِ سوداارام أنِیوٗن بُلأ وِتھ۔

برہمنن ییٚلہِ بادشاہ سُنٛد یِہ حُکم بوٗز سُہ کھوٗژ زِ خبر مےٚ بُلاونہٕ ییٚنک کیاہ وجہ ہیٚکہِ أستھ۔

''خبر بادشاہ صائبس ما آہِ میأنس نیچوِ ی ہنزِ شہزادِ ہنزِس باغس منز پھری پھری گژھنک پےلوگمُت؟ نتہٕ ما آس میانہِ دولژ ہُنزِ اَزرُون؟ سُہ کیاہ چھُ مےٚ نِش یژھان؟'' سُہ یِیمہِ وِزِ بادشاہَس نِشہِ واتناوِنہٕ اوس یوان تِمس اُس ذیٚہنَس منز یِمہِ سوال ووتھان۔

اُمِس وُچھتھ تژ ووبادشاہَن زیٚوٹھ ووشاہ تہٕ سونچان اوس ''افسوس! اوٗ چھُ مُ سُنزِ نیچو ژور میانہِ کورِ پننہِ کھاندرِ خاطرِ؟ بہٕ کتھہٕ کٔنۍ وَنہٕ پننین وزیرن تہٕ اُمِس زِ سو کیاہ چھےٚ یژھان؟ تِم (وزیر) کتھہٕ کٔنۍ اَسن اَتھ پیٹھ تہٕ کمہٕ ٹسنہٕ کرن! وائے میانہ پانہٕ! بہٕ کیاژِ آیاسے دُنیاہس، بہٕ کیاہ کرِ ووٗنۍ؟''

کینژہ مِنٹہٕ پتہٕ ییلہِ سُہ پننین جامَن منز آو تہٕ ووٗن اُمۍ برہمنس ''ہے برہمن۔ مےٚ بوٗز زِ ژےٚ چھی اَکھ سبٹھے گاٹل تہٕ مأرۍ موٗنڈ لڑکہٕ۔ ژِ دِکھا تِمس میانہِ کورِ ستۍ کھاندر کرنُک اجازت؟''

برہمنن ووٗنُس ''بادشاہ صأب تۄہۍ چھُو پننہِ نو تمام کامو کٔنۍ سبٹھا نیک تہٕ ہر رنگہٕ چھُ دانایہِ چھےٚ تِہنزِ مےٚ پیٹھ سبٹھاہ بڑ عنایت زِ توہہِ کُرِ واَتھ معاملس متعلق مےٚ ستۍ کتھ۔ بہٕ چھس تِہنٛد ادنا تہٕ وفادار رعیت تہٕ بہٕ چھُ صرف تِہنزِ ترقی تہٕ خوشحالی کانچھان۔''

پتہٕ دِیُت بادشاہَن نجومین حُکم زِ تِم وُچھن کھاندرِ خاطرِ رُت ساعت تہٕ سودا رام آو واپس گرِ۔ یِہہٕ بچورآو خوشی تہٕ افسوسکۍ رَلہِ مِلہٕ احساس ہیتھ واپس۔ بادشاہ ہنزِ طرفہٕ اُمس عزت تہٕ احترام کرنہٕ ینہٕ کہِ خیالہٕ اوس سُہ خوش مگر ستی اوسُس یِیمہِ کتھہِ

کنٕز افسوس تہٕ زِ اَتھ کھاندرس یُس بارٕ خرچا لگہٕ تتھ کیاہ بنہٕ۔ "تُہ گتہٕ انہٕ تیتی پئسہٕ یمہٕ تتھس موقس پیٹھ ضرورت پیٚن؟" سُہ اوس پانہٕ ہے ستی سوچان،

گرٕ واٚتتھ وۄن اٚکی سورُے کیٚنژھہ زنانہٕ تہٕ نیچوٚس۔

نیچوٚی وۄنُس "مہ ہے غم۔ مگر ژٕ گوٚڈ بادشاہَس نِشہٕ تہٕ پرٕژھس زِ سُہ کیاہ چھُ یژھان زِ آیاے گرٕ ژھاتُمس نِشہِ ساد پاٚٹھی کنہٕ بڈٕ حیہٕ تہٕ زیہ سان۔"

سوٗدارام گوٚو یہِ جواب بوٗزِتھ سیٚٹھا حاٚران تہٕ وۄننس "میانہٕ گوٚبرا۔ مےٚ چھُ یہِ دِلس بہتھ زِ ژٕ کرناوکھ مےٚ بادشاہس اَتھِ قتل۔ تُہ چھُس امیر مگر بادشاہٕ سنٛدٕ بن ذٕریعن نسبت کیاہ چھےٚ میاٚنی دولت؟"

لڑکن وۄنُس درجواب "مےٚ وۄن مے نا۔ مہ برٕ غم ژٕ کر پرٕژھ زِ مےٚ چھُ تیوٗت خزانہٕ یمہٕ کہِ مولُک اندازے ہیکہٕ نہٕ کرنہٕ یتھ۔"

بیٚیہٕ دوٚہہٕ صُبحس گوٚو برہمن بادشاہس نِش تہٕ اٚمس آو زبردست استقبال کرنہٕ۔ بادشاہَن وۄن زِ تُہ چھُس یژھان زِ لڑکہٕ گرٕژھہِ کھاندرس پیٹھ سیٚٹھاہے شان و شوکت سان یُن۔ پتہٕ دژاو برہمن واپس گرٕتس اٚس خوفہٕ ستی نٔٹھ نٔٹھ تہٕ سُہ اوس حاٚران زِ یہِ کتھہٕ کنٕز ہیکہٕ سپدِتھ۔

کھاندرٕ کہِ دوٚہہٕ اٚس ساٚری سے شہرس منٛز زبردست خوٚشی تہٕ ووسہٕ دروسہٕ۔ لوٗکھ اٚسی پننٕ سیٚٹھاہے تھٔدی پلولاٚ گتھ۔ پرٕ بتھ طرفہٕ اوس گیوٗن تہٕ موسیقی چلان۔ بادشاہَن تہِ اوس باقے مُلکن ہنٛدٕ بن بادشاہَن ہنٛدِ خاٚطرٕ سیٚٹھاہ تھوٚد استقبال کوٚرمُت تہٕ بڈٕ کھوتہٕ بڈٕ سالُک اوس انتظام کرنہٕ آمُت۔

تَمہِ دوہہِ صُبحس کِیُتھ اوس برٛہمن پنٕنہِ گرٕ بتھ الونٛد ترٛاوِتھ ہتھ ۔یَتھ پیٹھ غم تہٕ خوف نوّن اوس۔ اَمہِ اوسنہٕ کہنہِ تہِ انتظام کوٚرمُت ۔اَمہِ اُسی نہٕ پنٕنہِ معمولی پلو تہِ بدلاوِی ہتی تِکیاہ زِناہ گرٕ راین اوس تَس لِی ووٚنمُت۔ آخرس ییلہِ ووٚنی مقرر سپد یمتس ساعتس صرف اکھ گانٹہٕ اوس روٚدمُت تہٕ لٕرٕگن ووٚن اُمس "پکھ تہٕ رَٹھ میانۍ خزانہٕ" "پتہٕ لیچھ نائہ گرٕ راین کاغذس پیٹھ اکھ چِٹھۍ تہٕ دِژن پنٕنہِ نِس مالِس تہٕ ووٚننس "ژٕ گژھ فلانۍ ناگس پیٹھ یہِ چِٹھۍ ترٛاوتھی منٛزٕ تہٕ یہِ پانہٕ واپس" سوداراممن کوٚر یی تہٕ واپس یوٚن ییلہِ سہٕ گرٕ نزدیک ووت اَمہِ بوٗزا تہِ ڈولن نگارن تہٕ سورنَین ہُنٛد زبردست شور بییہِ وُچھن سبٕتھی خوبصورت لباسن منٛز واریہہ سپاہ تہٕ بییہِ سبٕتھاہ امیر پاٹھی گُربن زین سازپاٹھِ رِتھ۔ ہستین پیٹھ سون، روپھ تہٕ لال جواہرن ہنٛدی خزانہٕ تہٕ ہوٗس منٛز سبٕتھی خوش یوٗنہِ عطرٕ ہُنٛد مُشک ۔ اَمہِ سوٗنچ زِ شاید چھُ کانٛہہ ووٚپر طاقتور حکمران بادشاہس ہتی جنگس پیٹھ ووتلتھ آمُت تہٕ پتہٕ ییلہِ یہِ بوزن زِیم سپاہ، ہُسی تہٕ گُری چھہ اَمہِ ہنٛدِس نیٚچوی ہنٛدِس حُکمس تحت اَمہِ ہنٛزِ خدمت گذاری خاطرٕ سہٕ سپُد تیوٚت حاران ییمیک نہٕ کانٛہہ اندازے ہیکہِ کرِتھ۔

سوداراممن ژاو ووشواکِدِتھ گرٕ تہٕ اَتہِ وُچھن ناہ گرٕ راے پانس شاہی لباس لاگان۔ کینٛہہ خوٗبصورت پلو (ہتھ) اُسی اُمس تہِ اَتہِ پژاران۔

اِمہِ پتہٕ دژ اے یم دونوے شان وشوکت سان نوکر چاکر ہتھ محل خانس گن۔ بادشاہن ییلہِ نکھہٕ پہن واُتتھ یہِ جلوٗس وُچھ تہٕ تِمی ووٚن پنٕنہِ ژٕین وزیرن۔ "یہِ ہیکہ نہٕ سوداراممن نیچُو اُستھ۔ یہِ چھے کیا اہتمام بدلے ذٔلیل۔ یہِ چھُ ضرور کانٛہہ شہزادٕ

نَتہٕ ماچھُ کاںٛہہ دیوتا۔''

مگر تِمس ژوٗل جلدٕے یہِ پھرٛٹھ ییلہِ تِمی برہمن تہٕ اُمی سُند مأری موٚند نیٚچوُ وُچھ۔ کھاندرچ تقریب آیہِ سبٕتھٕے شاندار طریقہٕ انجام دِنہٕ تہٕ پزٕبتھ کاںٛہہ چیز سَپد سبٕتھٕے مطمئن پأٹھی۔ سُہ اوس پزٕبتھ دوہہ دربارس منٛز حأضر روزان تہٕ اَمہِ پتہٕ کینٛہہ کألی دِتُس بادشاہَن اجازت زِ سُہ بناوِ دٕریاوٕ بٹھس پٮ۪ٹھ پننہِ خأطرٕ اَکھ محل خانہٕ۔

ہُپأری آسہٕ نأگ راٮ۪س ہی مالہِ ہُر یِمانہٕ بیٚنہِ تہٕ زنانہٕ تہٕ یِمہ سارے تِمی ہِندِ وارِیہَس وقتس یِمَن نِشہِ دوٗر روزنہٕ کِنۍ سخت ناراض آسہٕ۔ تِمہٕ آسہٕ سارے سٮ۪مِتھ یتھ زِ تِم یہِ فأصلہٕ نِہَن زِ تِمَن کیاہ پزِ پنٕنِ خانہٕ دار واپس اَننہٕ خأطرٕ کرُن۔ وارِیہہ صلاح مشورٕ کرنہٕ پتہٕ ہیوٚت یِموَ منٛز اکہِ زنانہِ یہِ مَتہٕ زِ سورَتہِ یہِ ذِمہٕ دأری۔ تِمہِ بنوو اَکِس وِہی کار زنانہِ ہُند حُلیہِ پانس تہٕ تُلن پانس سٍتی کینٛہہ شیشہِ بانہٕ یِمَن یہِ طاقت اوس زِ ہرگا نأگ راے یِمَن وُچھِہے تہٕ تِمس پیٚہَن تمی ساعتہٕ پننہِ باقٕے زنانہٕ یاد تہٕ واپس تِمَن نِشہِ واتنچ ہیرِ ہَس گل۔ یہِ زنانہٕ گیہِ نأگ راے نِس محل خانس نِشہِ تہٕ روٗز گوٚس۔ اکہِ دوہہٕ وُچھ اُمس ہی مال تہٕ تِمس ووٗنُن زِ بہ چھس شیشہِ بانہٕ کنان تہٕ ووٚننس زِ ژے کِنٕے بہٕ پنٕنی سبٕتھٕے موٗلی شیشہِ بانہٕ سبٕتھٕے سوگہِ مولہٕ۔

ہی مالہِ وُچھ یِم چیز تہٕ ہیٚتِن کینٛہہ مُلی۔ شامس ہأگ ہأوی اَمہِ یِم موٗلی ہیٚتی ہتی چیز نأگ راٮ۪س۔ تَس کھوٚت سخت شرارت تہٕ دوٚپنس زِ یِمَن کرٕ پھُٹرٕ اَتھ چوٗرٕ تہٕ ووٚننس ''یِمہِ ییور اَسی زہنہٕ تتھس کأنسہِ شخصہٕ سُند کینٛہہ بوزان تہٕ نہ اَسی زِ یِمَن کاںٛہہ چیز ہوان۔'' اَمہِ سٍتی پھُٹہِ پوٗرٕ پأٹھ تِمہٕ وومیز یِمہٕ اُمس وِہی کار سُر پھنہِ سِینس منٛز

دٕتھ آسہٕ تہٕ لہٰذا گیہِ سو واپس۔

اَمہِ پَتہٕ کوٚر رأمی ہنٛزٕ وواریہوٚ زنانو منٛزٕ اکہِ سَر پھنہٕ اِرادٕ زِ سو گرِ پننی کوٗشش۔ سو آیہِ چنٛڈأل بٔنتھ تہٕ وأتھ ہی مالہِ نِشہِ تہٕ وۄننس ''شہزأدی بہٕ چھس ذأژ کنی وانٛجہٕ بہٕ چھس پننی خانہٕ دارَن ناگی راین ترٛأوِتھ ژھنی مژ۔ مےٚ وَنتہٕ ژےٚ ماوٗ چھتھن سُہ یا تَس متعلق مابوٗ زُتھ کینٛہہ''۔

یِمہٕ کتھہٕ بوٗزِتھ کھوٚت ہی مالہِ سخت شرارت تہٕ سٹھہٕ زہر سان وۄنُن ''میوٗن خانہٕ دار چھا واتُل۔''

زنانہِ وۄنُس ''مےٚ چھنہٕ پتاہ مےٚ گژھِ پنُن خانہٕ دار۔ ہرگا ژےٚ پنہٕ نِس خاوندِ ہنٛزِ ذأژ پیٹھ شک چھی ژ ہیکَکھ سہَل پأٹھی پنہٕ نِس پانس تہٕ پأٹھی تسلی کرِتھ زِ تِمس وَنکھ مےٚ ہاوِ پننی ذات ناگہٕ کہِ ذریعہِ۔ سُہ وُسن آبس منٛز تہٕ ہرگا سُہ اوٗرِ گووتیٚلہِ زأنی زِ شہزأدی زِ سُہ چھنہٕ واتُل۔''

ہی مالہِ بوٗزأمس زنانہِ ہُنٛدیہِ جواب سٹھا دلچسپی سان تہٕ سیوٚدے گیہِ تھوٚد وٕتھِتھ تہٕ وأژ پنہٕ نِس خاندارس نِشہِ تہٕ وۄننس زِ مےٚ بوٗزِ ژ چھکھ واتُل تہٕ بہٕ چھس نہٕ یژھان زِ یہِ کتھ گژھِ پھألنی توے ووتھ تہٕ وات ناگس پیٹھ تہٕ تتہِ ہاوِ ژ مےٚ تہٕ باقےٚ سارِنے لوٗکن پننی ذات تہٕ ثابت دِ کرِتھ زِ یہِ چھنہٕ پوٚز۔ یتیٚلہِ ناگی راین یہِ بوٗزِ تمی دِژ شرارتس منٛز کربکہٕ تہٕ زنانہِ کرِن سخت بوأری زِ ژےٚ بوزتھہٕ بیٚیہِ شکس لد تہٕ جاہل زنانہِ ہنٛز کتھ۔ تہٕ وۄننس ''مےٚ چھُ پتاہ ژےٚ کمس نِش بوٗزِتھ یہِ ذلیل۔ سو چھنہٕ ژکہِ زنانہٕ۔ تِمس چھےٚ مےٚ متعلق دلچسپی تہٕ سو چھےٚ اَسہِ دۄن ہنٛز جُدأیی کانٛچھان۔ تِتھن

لۆگن اُسۍ زہنہٕ پژھ کران۔"

ہی مالہِ وۆنُس "میانہِ معشوقہٕ۔ ئہٕ چھُس نہٕ تِمَن پژھ کران۔ مگر میانہِ خاطرٕ کر

تہٕ سےٚ ہاوِ پننہٕ ذات۔"

اَمہِ پَتہٕ سپُد بیٚیہٕ تہٕ بحث یُدوٕے زن ناگر راین زارٕ پارٕ کرِیانُس زِمےٚ مَتہٕ

کرتہٕ یہِ ازمائیش مگر ہی مالہِ تُجس نہٕ ہرگز تہِ تھپھ تہٕ اُخرس کوٚرن سہٕ پننہٕ یہِ یژھ پوٗرٕ

کرنہٕ خاطرٕ مجبور۔ اَمہِ پتہٕ دژاے تِم دۆنوٕے ناگس کُن۔ اوٚت واتِتھ وۆتھ ناگ

راے (آبس منز) تہٕ تِتھےٚ کۍ پننہٕ کھور آبس منز ترٛاوِ تِمَن آیہٕ چیرٕ سان رَزٕ گنڈنہٕ یِمہٕ

سرپھنوٚ امی خاطرٕ خاص پاٹھۍ بناوِمژٕ آسہٕ۔ ناگ رالیس توٚ رامی ساعتہٕ فِکرِ زِتَس آے

کھور تِتھہٕ پاٹھۍ گنڈنہٕ زِتَس اوسنہٕ وۆنۍ کانٛہہ تہِ موکلن پاے تہٕ کُنہِ وُنہِ ہرگاہ آیہٕ منزٕ

ہیوٚر رکھسہِ تہٕ تیلہِ، ہیکہِ سہٕ یِمَن اُتی ترٛاوِتھ۔ اَمی وۆن پننہِ زنانہِ یہِ مگر تِمہِ کوٚرُس

یِتھ کتھہِ پیٹھ ضد زِژےٚ چھی برابر (بوڈنس) تانۍ اُتی روزُن۔ رَسہٕ رَسہٕ مگر (پننہِ کتھہِ

پیٹھ) پوٗرٕ یقینہٕ سان گوو ناگ راے بوٚن بوٚن وسان یوٚت تانۍ سینس تانۍ تِمس آب

ووت۔ پَتہٕ پھیکِلن تانۍ، پَتہٕ گردنہِ، اُسَس تہٕ اچھَن تانۍ پَتہٕ گوس ڈیکس پیٹھۍ تہٕ

آب تہٕ وۆنۍ اوس نہٕ اتہِ کہنۍ تہِ نوٚن ماسوایہِ تِمۍ سُند ژھوگ۔ ہی مال سَپزٕ مطمئن تہٕ

دِژنَس ژھاے کس تھپھ یِتھ زَن اَتھ مُتھ خانہٕ دارس آیہٕ منزٕ کھالہِ ہے۔ مگر افسوٗس تِمس

آے صرف کینٛہہ مَس وال اَتھس منز۔ ناگ راے اوس پَنہٕ نبو سرپھنہِ زنانو واپس

نِمت تہٕ ہی مالہِ اوس پَنُن یہِ مارُک موٚند تل پاتالک خانہٕ دار روومُت۔

انتہائی دوکھہٕ ہژ آیہٕ ہی مال واپس محل خانہٕ مگر اَتہِ کتھہِ روزِہے سو خوش لہٰذا

دژ ایہِ کیہہ کاٹی اَتہِ تہٕ بناٲون سڑکہِ پیٹھ اَکھ بڈٕ کاروانہٕ سرائے۔ اَتہِ اُس سوپٔن زیادٕ تر وقت تہٕ دولت غریبن ہندی تکلیف دوٗر کرنس منز خرچاوان۔ یِم اور کھنٛچو کھنٛچو یوان اُسی تہٕ ناگر رائے ہندِ ناوٕ خاطرات اُسی منگان۔

اَمہِ پتہٕ وار یہہ کاٹی ییلہِ اَمہِ پٔتن اکہِ پلہٕ سائلم داشت نداشت تہٕ زُو تمن بیمارن تہٕ غریبن پیٹھ گاٹلتھ موکلووِیم تَس نِش کھنٛچو واتان اُسی زِ اَکہِ دوہہٕ آواَتھ کاروانہٕ سرایہ پیٹھ اَکھ انتہائی غریب انسان اَکھ کوٗر ابتھ یوسہٕ تِمس کوٗر اُس باسان۔ یہنٛز غربت وُچھتھ ژھینٛی ہی مالہِ واُنٛج۔ اَمہِ وونُکھ "وُلو اُژِو۔ کاش ئہ ہکہٕ ہَو تو ہہِ کینٛہہ مدد کٔرِتھ مگر مے چھُنہٕ وونی کہنہٕ تہٕ سوالیہ یہ سونہٕ سُند وو کھُل تہٕ کاجہِ وو ٹھ۔ وؤل گو وئہ دِمَو تو ہہِ یِمے۔ پتہٕ ترٛاوِ یہ لَرِ تہٕ مرِ تھےٚ ستی۔ وائے میانہٕ پانہٕ۔ گتھ بِکرِ شِھ چھُس وونی زِندٕ؟"

یہِ بیچھو ون تہٕ اُمی ہنٛز کوٗر روٗدی اَتھ راٲژ کاروانہٕ سرایہِ منٛزے مگر نیرنہٕ برٛونٛہہ وٕنس اُمی بڈٕ موہنوی یہ دٔلیل:

"اے شہزادی۔ اُسی زِ یعنے ئہ تہٕ میاٲنی یہ کوٗر چھِ ہر ہمیشہِ یڈٕ ہنٛدِ تاوِنہٕ پھیران آسان۔ راتھ واٲتی اُسی اَکِس جنگلس منٛز تہٕ اَتہِ وُچھا اَکھ ناگ تہٕ امیک صاف تہٕ چِنہٕ خاطرِ مزدار آب وُچھتھ کوٗر اَسہِ راتس اُتھی جایہ روزنُک اِرادٕ۔ اُسی شوٗنگی اَتہِ نکھے اَکِس کلی دورِ منٛز۔ اُسی اُسی ہُشارٕ ے تارکھ گُنٛزران زِ اَسہِ گو وکِنن شور ہیوٗ تہٕ اور گِن نظر دِتھ وُچھا اَسہِ اَکھ بادشاہ پٔتن اَکھ بارٕ فوج ابتھ ناگہٕ منٛز کھسان۔ ییلہِ اُخری سپاہ ناگہٕ منٛز کھوت تہٕ اَمہِ پتہٕ سپز کھنٛچ تیاری۔ کال کھنہٕ برٛونٛہہ دِژ بادشاہن

گوڈ قربأنی تہٕ پَتہٕ بیوٗٹھ سہ تہٕ تَمۍ سُند سورُے فوج کھینہٕ۔ کھینہٕ ہٕن کھبتھ ڈٖتھ بادشاہَس ورأے سأری نفر ناگس منٛز تہٕ دڑاے نہٕ پَتہٕ ژٔنی۔ اَتہٕ رۆد دوٗنی صرف بادشاہے یوت تہٕ أمِس أس اَتھَن منٛز اَکھ بَتہٕ تھالٕیا۔ تہٕ تِتھے سورُے فوج نظرن ژھایہِ گوو بادشاہَن کوٚر بڈٕ آلو "ییٚتہٕ چھوا کانٛہہ غریبا؟ یہِ بوٗزِتھ گٔے أسۍ أمِس بڑ وٕنہہ گُن تہٕ بادشاہن پلنأو اَسہِ یہِ بَتہٕ تھالٕکہ تہٕ وۆنُن "یہِ چھےٚ بیقل ہی مالہِ ہٕندِ ناوٕ پَتہٕ وۆتھ سُتہٕ واپس ناگس منٛز تہٕ ییٚہِ اوس سأرِم کینٛہہ گوڈنِکی پأٹھۍ۔"

ییٚتِس کالس یہِ ڈٔلیل وَننہٕ آیہِ تِتھ دوران کیٛاہ حالت أس ہی مالہِ تہٕ ہیٚکہِ نہٕ باونٕۍ ییٚتھ۔ باسان اوس تَس گووشہے بند۔ أچھ ہیٚژنس نیبر پھٔٹتھ نیرنہٕ، سأری ہے پانس اوسُس تھرتھرِ ستۍ الہِ اکہٕ گڑھان۔ تَس اوسنہٕ تہٕ وَننۍ تگان یہِ سومحسوٗس أس کران تہٕ ییٚتہٕ اوسُس نہٕ فِکرِ تران زِ اَتھ خوٚشی منٛز کیٛاہ أس سو کران تہٕ ونان تِکیٛا زِ تَس اوس یہِ پوٗرٕ پأٹھۍ بہتھ زِیہِ بارستہٕ بادشاہ اوسنہٕ أمۍ سِندِس ٹاٹھِس نأگ رالیس ورأے بدل کانٛہہ۔ تَمہِ دُیٚت یہِ سونہٕ سُند ووکھل تہٕ کاجہِ ووٚتھ أمِس بُڈٕ بیچھوِنس تہٕ وۆننس "اے نیک شخصہٕ، یہِ شوٗبی ژٕ ٗے۔ مگر مےٚ ییٚتھ کرتہٕ ییٚہِ تہٕ مہربأنی مےٚ ہاوتہٕ سو جاے ییٚتہٕ ژٕ ٗے یہِ عجیب نظارٕ وُچھتھ"۔ أمۍ بُڈٕ شخصن ییٚلہِ یہِ قیمتی تحفہٕ أمِس نِشہِ روٗٹ تہٕ سہ اوس شہزادِ خأطرٕ کینٛہہ تہٕ کرنس تیار فورن ووتھ تہٕ دراو أمِس یہِ ناگ ہاونہٕ۔

ییٚمہِ وِزِ ہی مال تہٕ یمہ بیچھوِنی اوروأتۍ اَمہِ ساعتہٕ اوسُن شام ہیوٚ تمُت سپدُن لہٰذا کوٚر یِمَو أتۍ رات گزارنک فأصلہٕ۔ بُڈس تہٕ لوکچہ کوٚر ییٚہِ جلدے ہٕندِ رگر ہی مالہِ اوس یہِ پوٗختہٕ اِرادٕ کوٚر رُمت زِ سو روزِ پوٗرٕ راتس یہِ وُچھنہٕ خأطرٕ ہُشارزِ بادشاہ مایہِ پَنٛن

فوج ہیتھ دُبارٕ اَتھ جایہِ۔ تَس پیوٚ نہٕ مایوٗس سپدُن۔ نصف شبس ہیوٗ ییلہِ پزٕ بتھ لحاظہٕ
ژھوپہٕ تہٕ شانتی اُس زِناگر رائے تہٕ تٔمی سُند میزبان گوو ظاہر تہٕ بڑٕ وٕنٹھی می پأٹھی آیہِ
اکہِ بڈٕ ساپٕچ تیاری کرنہٕ۔ کال کھینہٕ پتہٕ گوو فوج واپس تہٕ بادشاہ روٗد اَتی ییلہِ ووٗنی
سأری ناگس منز واپس وٕستھ غأب سپدِ بادشاہن کوٚر بڑٕ وٕنٹھی پأٹھی آلو" یتہٕ چھا
کانہہ غریب نفرا؟"

ہی مال وُچھ پیٚن خانہٕ دار گئے زوٗن تہٕ امہِ شان وشوکت تہٕ تھزٕ رِبجر سان
اُمس وُچھتھ ہیچ نہٕ بڑٕ وٕنہہ کُن دَوٕتلتھ اُمی ہٕندِس اَتھس تھپھ کرنہٕ نشہِ پتھ روٗزِتھ۔
"مِیانہِ ٹاٹھہِ ناگر رایہِ۔ بہٕ ہیکہ نہٕ ژٕ ے ورأے زِندٕ روٗزِتھ۔ مے دِمعأفی۔ مے بَر
لول۔ پگھ تہٕ روز ووٗنی دُبارٕ مے ستی" امہِ ووٗنس۔

ناگر رائے سپد یتھ ہیوٗ وو بار وُچھتھ بظأہر حأران تہٕ ووٗنس "بہٕ زانتھ نہٕ
ژٕ۔" ہی مالہ ووٗنُس "ژٕ وُچھ مے کُن۔ ژٕ وُچھ یمہٕ اُچھ۔ بہٕ چھس ناچأنی آشنی؟"

ناگر رایس کڈ لولن ژھٹھ تہٕ پرزٕ ناوُن یہِ۔ مگر سُہ ہیکہِ نہٕ اُمس ستی
روٗزِتھ تہٕ تٔمی ووٗنُس "مِیانہِ سَر پھنہِ آشنہٕ تہٕ اون نہٕ مے۔ ژٕ نیرُونی کیس بہٕ یِمے رتبس
کھنڈس تانی بیہہٕ ژٕ ے سمکھنہٕ۔"

ہی مالہِ ووٗنُس "نہ۔ تہٕ اتدِ نہٕ۔ بہٕ ہیکتھ نہٕ ژٕ ترٕ اُوِتھ۔ ہرگانہٕ ژٕ مے ستی
یکھ تیلہِ یمے بٕ ژٕ ے ستی۔"

لہٰذا پیوٚ ناگر رایس یہِ ماننُ مگر سُہ کتھٕ کٔنٕ نیہِ ہے پننہِ اُمس زنانہِ پانس ستی
تہٕ اوسُس نہٕ سمجھ یوان۔ یہِ اوس سٹھاہے مُشکل معاملہٕ۔ وارہٕ سوچتھ سُرِتھ تہٕ کتھ

باتھِ پَتہٕ کوٚر أمۍ فاصلہٕ زِٕبہ بناوٕ أمِس گنہِ پھوٚل تہٕ ژٕلن چندس منٛز تہٕ تِتھےٚ کٔنۍ یوت ہیکہِ سُہ ناگس منٛز پننہِ روزن جایہِ أمِس واتناوِتھ تہٕ أمۍ ہۭنٛزن باقٕے زنانَن ہنٛد یو حملو نِشہِ روز بچتھ۔

واپس پٔتن گرٕ وأتِتھ آیہِ أمۍ ہۭنٛز سَر پھنہِ آشنہِ تہٕ عیال أمِس نِش تہٕ گرٕہَس سلام مگر أمِس توٚر فکرِ زِ کیاہتام چھُ گڈ بڑ۔ یمَن چھےٚ ذٔہنس منٛز کوسہٕ تانٛ ترٛٹھ گتھ۔ یوسہٕ نہٕ مےٚ یم ونان چھِ۔ تُمۍ پرٛژھ یمَن زِ ذٔلیل کیاہ چھےٚ تہٕ ننٛیاس زِ تمَن أس أمۍ ہۭنٛدِس جسمس آدمی بوے آمٕژ تہٕ یِیمہٕ کنۍ یمَن شک اوس سپُد مُت زِ أمۍ چھُ نیبرِ مہِ علاقٕک کانٛہہ شخص ناگس منٛز اوٚنمُت۔ نأگرایَن وٚن تمَن زِ تُہُنٛد شک چھُ بلکل صحیح تہٕ ئہ ہاونو توہہِ سُہ شخص مگر شرط چھُ یہِ زِ توٚہۍ واتناوِو نہٕ أمِس کانٛہہ اِذا۔ تمو کوٚر وعدٕ تہٕ تُمۍ کوٚڈ یہِ گنہِ پھوٚل تمہِ جایہِ یِیتہِ یہِ تُمۍ کھٔٹِتھ اوس تھوومُت تہٕ أنن وۄنۍ سو پننہِ اصلی شکلہِ منٛز۔ یِیلہِ سَر پھنہِ زنانو یہِ جوان تہٕ خوٗبصورت شہزأدۍ وُچھ تمَن آو أمۍ سُنٛد حسد تہٕ اَمی ساعتہٕ کوٚر یِمو پننہٕ نس دِلس منٛز فأصلہٕ زِ یہِ بناوون أسۍ سارِنٕے ہنٛز خدمت گارِنٛی۔ تُمِس یوسہٕ کأم مَٹہِ آیہِ تھاونہٕ سو أس اَمہِ عیال کٔمن سبٹھا زیادٕ بچن ہنٛدِ خأطرٕ دود کارُن۔ طٔریقہٕ اوس یہِ زِ یِیلہِ دود تیار اوس سپدان تہٕ بانن اوس ٹھس ٹھس کرنہٕ یِوان۔ یہِ آواز بوٗزِتھ اوس بچَن فِکرِ تران زِ تہنٛدِ خأطرٕ سپُد کھمن تیار تہٕ أسۍ ہۍ مالہِ نِشہِ واتان۔ مگر ہۍ مالہِ اوسنہٕ اَمہِ کامہِ ہُنٛد زیادٕ تجربہٕ تہٕ اکہِ دوہہٕ پیوٚ تُمِس چونچہِ یِیلہِ زن دود وُنہِ گربکانٕے اوس۔ سر پھہٕ بچن باسیاو زِ سأئلم چھُ تیار تہٕ تم دورےٚ سأری سولہرِ منٛز تہٕ نیٛو کھ یہِ دود چیتھ۔ مگر سرپھ چھِنہٕ گرم دود بلکل تہٕ چیتھ ہبکان۔ یِیمہٕ کنۍ یم

سأری سَر پھہٕ بچہٕ مۄدی ۔پہنزن ماجن سپُد اَمہٕ کنٛز زبردت دوکھ۔گری گرس منٛز وۄتھ وَدنس تہٕ ماتمس ہیُ ۔ییٚلہِ سر پھنٛن تنٛیاوزِتھنٛدی بچہ اُسی ہی مالہِ ہنٛزِ غلطیہٕ کنٛز مۄدی ہتی تمہٕ گےٚ تہٕ ماٗرِ کھسوٗ تو پوٗ ستی ۔ناگرا ین بوٗ زجلدٕ ے تہٕ ساٗلم یہِ سپُد مُت اوس تہٕ تَس تہٕ گووئری پیٹھی ماتم۔

اَمہِ پتہٕ کینٛہہ کالی بناوۄی اَکھ لوکٹ چارپاے تہٕ میت اَتھ پیٹھ تھاوِتھ کڈن یہِ ناگہٕ منٛزٕ تہٕ تھاوِن اُکس گُلس پیٹھ ۔پرٛتھ دوہہٕ اوس سُہ میتس نظرِ گوھان تہٕ پتہٕ واپس ناگس منٛز وَسان ۔اکہِ دوہہٕ دژا اَکھ سبٹھاہ خدادوس شخصا لیاٗرکی تہٕ اَتہٕ وُچھن گُلی لنٛجن منٛز یہِ چارپاے ۔سُہ کھوٚت گُلس پیٹھ یہِ زنانہٕ خاطرِ زِیہِ کیاہ چھُ تہٕ اَتہٕ وُچھن اَتھ پیٹھ اَکھ سبٹھےٚ خوبصورت زنانہٕ درازدِتھ۔تمۍ مۄراوِیہِ (چارپاے) تہٕ واجن یوٚن ۔یہِ جوان (زنانہٕ ہنٛز) خوبصورت لاش وُچھِتھ گوو اَمس زرٕ زرٕ تہٕ کوٚرن نارائینس دُعا زِ اَمس بخش تہٕ واپس زندگی اَمۍ سُند دُعا گوو قبوٗل ۔ہی مال گٔیہِ دُبارٕ زِنٛدٕ تہٕ گٔیہِ اَمۍ سےٚ خدادوستس ستی اَمۍ سُند گرٕ۔

ییٚلہِ ناگرا ے بیٚیہٕ پھرِ اَتھ گُلس نش گووتہٕ اَمۍ وُچھ لاش تہٕ چارپاے اَتہٕ ہمرٕ تہٕ گوس ماتم ''یہِ لاش نیا کانٛسہٕ شخصَن؟ کِنہٕ ہی مال گٔیہِ دُبارٕ زِنٛدٕ تہٕ ژٕ وونس یہٕ'' سُہ لوگ سوچنہِ تہٕ تمۍ لاج فورَن سوژھانٛڈٕنی ۔سُہ گوو پرٛتھ جایہِ اَمس ژھانٛڈنہٕ خاطرٕ یوٚت تانی سُہ اَخرس پیٹھ خدادوست سُند گرٕ ووت تہٕ اَتہٕ آلو دِتُن ۔ہی مال اُس اَمہِ ساعتہٕ شوٗنگِتھ لہٰذا بنووۄی پانس سَرُ پھ تہٕ لوٚت پاٹھی چارپایہِ پیٹھ واٗتھ گرٕن پانس اَر ۔ییٚلہِ یِم دونوے یکجا ہِتھہ پاٹھی بسترس پیٹھ اُسی تہٕ اَمس خدادوستہٕ سُند نچو ژاو

گمرس منز۔ أمِس لڑکس أس ہی مالہِ ہنز زبردست مالے تہٕ ووٚمید أسس زِٕبہ گرٕ
أمؠ ہےٚ ستؠ کھاندر۔ییٚلہِ أمؠ پننہِ لولرِ نشہِ چارپایہِ پیٹھ سَرُ پھ آرگرِتھ وُچھ سُہ کھوٗژ زِ
أمؠ مأمِس ٹوٗپھ دِژٕمژ۔ تِمؠ کوٚڈ وٗلی وٗلی شژ اکہِ پچ تہٕ گرِن سَر پھٔس زِٹکرٕ۔اَمہِ شورٕ
ستؠ گیہِ ہی مال ہُشار''افسوس! یہِ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ؟ تمہِ دِژ کرٛیکھ۔ ژےٚ
مورتھن مےٚ خانہٕ دار۔میوٗن ٹوٗٹھ نأگرائے چھنہٕ ووٗنی زِنٛدٕ'' اَمہِ دوہہٕ شامس آیہِ
لاش ژندن زِنٛی کِس ڈیرِس پیٹھ زالنہٕ تہٕ تِمَن دوہن ہنٛدِ رسمہٕ مطأبق پیٹھ ہی مال تہِ
لاشہِ ستؠ ژیٚتایہِ پیٹھ تہٕ آوٚتس تہِ داہ دِنہٕ۔

یہِ خدادوست گوو یہِ دوکھہٕ ہوٚت نظارٕ وُچھِتھ زبردست مغموٗم۔ سُہ گوو
ژیٚتایہِ ہنٛزِ جایہِ تہٕ سوٚمبراوِن دوٗن لاشن ہنٛزٕ أسرَ کھ تہٕ تھاوِن یمہٕ پانس برٛ وٗنہہ گنہِ
تہٕ اوس دوہس راتس باکہٕ ژھٹان تہٕ اوُسس نہٕ قرارٕ ےیوان۔ سبٹھا خوش قسمتی کِنہ
اوس شِو تہٕ تسنٛز آشنہِ پاروتی دوٗن جاناوارن ہنٛدِس روٗپس پیٹھ تمہِ گلہِ چہِ أکِس لنٛجہِ
پیٹھ بہِتھ یتھ تلہٕ گنہِ یہِ بزرگ بہِتھ اوس۔ یِموٚ بوٗزٕ أمِس بزرگہٕ سنٛزٕ کربکہٕ تہٕ کوٚرُکھ
أمِس مَدد کرنُک فأصلہٕ۔ شِوَن ووٗن پننہِ آشنہِ ''وُچھ تیٚمس رٕتس انسانہٕ سُنٛد غم۔ کاش
أمِس یِمَن أسرکن ہنٛدِ طاقتُک پتاہ لگہِ ہے۔یِمہٕ آسہٕ صرِف ناگس منٛز تراونہِ تہٕ یِمہٕ
دونوَے گژھہٕ ہَن دُبارٕ زِنٛدٕ۔'' خدادوستن بوٗز جاناوارن ہُنٛد یہِ وَنُن تہٕ فورَن ووٗتھ تہٕ
ترٛاوِن یِمہٕ أسرکہٕ ناگس منٛز۔ تیتھُے أمؠ یہِ کوٚرتھُے گےٚ ہی مال تہٕ نأگرائے دُبارٕ
ظأہِر تہٕ زِنٛدٕ۔بیٚنہِ تِتھی ٹھیک تہٕ تِتھی خوٗبصورت۔

اَمہِ پتہٕ اوس سأرُی خوشحألی تہٕ امنہٕ سان۔ یِم أسؠ ناگس نکھےٚ أکِس لوکٹس

مکانس منز روزان تہٕ یہِ خدادوس تہٕ اوس یمہٕ ستی روزان۔ اُمی ہنزِ ہمدردیہٕ ہنزِ شُکرانہٕ تہٕ اُمی سندِ رژرِ کہِ احترامہٕ کنز دیُت نہٕ یمو اُمس اَتہٕ نیرنہٕ بلکہِ روٗدِس برابر تَتھ دوہس تانی حبہٕ سان وُچھان واشان یوٗت تانی سُہ یمہِ عالمہٕ گووتہٕ تمَن اوس اَمہِ باپتھ سبٹھا دعایہِ خاُر میلان۔

(راوی: پنڈت شورام۔ بانہٕ محلہٕ سرینگر)

FOLK TALES OF KASHMIR

by

J. Hinton Knowles

translated into Kashmiri by

Prof. Bashar Bashir

Editor
Jawaid Iqbal

Assistant Editor

Dr. Gulzar Ahmad Rather

Jammu & Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, Srinagar